རྒྱ་བོད་མིང་མཛོད

藏汉词典

ཀན་སུའུ་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང

藏汉词典

西北民族学院藏文教研组编

甘肃人民出版社
1979年·兰州

རྒྱ་བོད་མིང་མཛོད

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་
སློབ་དཔྱོད་ཙུའུ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ

ཀན་སུའུ་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང
1979ལོ. ལན་ཀྲོའུ

藏 汉 词 典

西北民族学院藏文教研组编
甘肃人民出版社出版
（兰州庆阳路230号）
甘肃省新华书店发行
民族印刷厂排版　　八一印刷厂印刷
开本787×1092毫米　1/32　印张30.625　插页 2
1979年10月第一版　　1981年 3 月第二次印刷
印数：7,175——18,425册
书号：M17096·1　　定价：2.91元

རྒྱ་བོད་མིང་མཛོད

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་
སློབ་དཔྱོད་ཚན་ཁག་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ

ཀན་སུའུ་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ་པ

མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས་པ

པ་ཡིས་པར་ཁང་གིས་པར་བརྒྱབ་པ

1979ལོའི་ཟླ10པའི་པར་གཞི

1981ལོའི་ཟླ་ 3 པར་པར་ཐེངས་ 2 པར་བརྒྱབ་པ

རིན་རེར: སྒོར2.91

འགོ་བརྗོད

སློབ་པ་པོ་མང་པོའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཆེད། སློབ་གྲྭའི་ཏང་ཡུས་འགོ་ཁྲིད་གནང་འོག ང་ཚོས་རང་རེའི་ཙུའུ་ཡིས་1963ལོར་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་བརྒྱབ་པའི་སློབ་ཁྲིད་དུ་སྤྱོད་པའི《རྒྱ་བོད་མིང་མཛོད》ཅེས་པ་ལ་ཡང་བསྐྱར་དུ་དག་བཅོས་དང་ཁ་སྣོན་བྱས་ཐོག དངོས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་འདོད་ཚུལ་ནི། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྒྱ་བོད་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་ཀའི་ཆེད་དུ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ཙམ་ཞིག་འདོན་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡིན།

ད་རེས་མིང་མཛོད་འདིའི་ནང་ཁ་སྣོན་བྱས་པའི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ······གྲངས་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གཙོ་བོ་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བཟོ་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་། རྒྱུན་བཀོལ་མིང་ཚིག་དང་ཚིག་ཕྲུང་ཁ་ཤས་ཀྱང་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་བསྣན······ཡོད། དེབ་ཡོངས་སུ་སྡུར་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་དང་ཁ་སྣོན་བྱས་པའི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་བསྡོམས་ན་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད།

མིང་མཛོད་འདིའི་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་མིང་དང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཐད······མཚན་འགྲེལ་བྱེད་པའི་སྐོར་ལ་མཚོན་ན། དཔེར་བརྗོད་རེ་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚང་མར་རྒྱ་ཡིག་གིས་མཚན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད། གནས་དཔེ་དང་

ཚིག་གྲུབ་ལའང [སྐད] ཅེས་པའི་བསྡུས་མིང་ཙམ་ལས་མཚན་འགྲེལ་བྱས་
མེད. བྱ་ཚིག་ཐད་ཀྱི་ཐ་མི་དད་པ་དང་ཐ་དད་པའམ་རམ་འདེགས་ཚིག་
དག་ལ [བྱ] ཞེས་གཅིག་གྱུར་དུ་མཚན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད། དེ་མིན་བརྡ་སྤྲོད་
དང་, གཡར་བའི་རྒྱ་སྐད་དང་, སོག་སྐད, རྒྱ་གར་སྐད་སོགས་ཀྱི་
གཡར་ཚིག་དག་ལའང (བརྡ་སྤྲོད) དང་, (རྒྱ), (སོག་པོ), (རྒྱ་གར)
སོགས་ཀྱི་བསྡུས་མིང་དེ་སོ་སོར་མཚན་འགྲེལ་བྱས་ནས་ཚིག་གི་ཛོ་བོ་བཀྲལ་
བའི་རྗེས་ཀྱི་གུག་རྟགས་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད། སྨན་རྩིས་ཀྱི་མིང་དང་, ནད་
ཀྱི་མིང, ཞི་ས, སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བཅས་ལ་མཚན་འགྲེལ་
བྱེད་དགོས་པ་རེ་གྱུར་ན (སྨན) དང , (ནད), (ཞི), (ཆོས) བཅས་ཀྱི་
བསྡུས་མིང་རྣམས་ལ་མཚན་བརྒྱབ་སྟེ་མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་བཀྲལ་བའི་རྗེས་
ཀྱི་གུག་རྟགས་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད།

གསར་དུ་བསྡུས་པའི་མིང་དང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ནང་གི་བྱ་ཚིག་ནི་
དུས་ཀྱི་དབང་གིས་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན, དེ་དག་ཚང་མ་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ལྟར་གཟུགས་འགྱུར་རྣམ་པ་བཀོད་ཡོད། དེའི་སྒྲིག་ཐབས་ནི;
བྱ་ཚིག་དུས་ད་ལྟ་བའི་རྗེས་སུ, དེའི་དུས་མ་འོངས་པ་དང, དུས་འདས་
པ, སྐུལ་ཚིག་བཅས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚང་མར་མཚན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང;
བྱ་ཚིག་དུས་ད་ལྟ་བའི་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་འདྲ་ཡིན་ཡང་གོ་དོན་མི་འདྲ་
བའི་དབང་གིས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་སོ་སོར་
ཕྱེས་ནས་མཚན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང; བྱ་ཚིག་གཅིག་འདྲ་དག་གི་དུས་
ཀྱི་འགྱུར་བའི་ཐད་སྟོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཚིག་མཛོད་

ནང་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རེ་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ， བྱ་ཚིག་འགྱུར་བའི་རྒྱུན་སྲོལ་ལམ་ཁ་སྐད་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ལྟར་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བ་རིགས་………གཅིག་བསྡུས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ཚང་མ་བསྐྱངས།

མིང་མཛོད་འདིའི་ནང་གི་མིང་ཚིག་ལ་ལར"ཟུར་ལྟ"ཞེས་བྲིས་ཡོད་…པ་དེ་དག་གིས་གོ་དོན་རིགས་གཉིས་མཚོན་ཡོད་དེ； རིགས་གཅིག་ནི་མིང་ཚིག་དེ་དང(ཡང་ན་སྐད་ཆ)ཟུར་དུ་བལྟ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚིག(ཡང་ན་སྐད་ཆ)གཉིས་དོན་འདྲ་བ་ཡིན་པ་མཚོན་ཞིང， རིགས་གཞན་གཅིག་ནི་མིང་ཚིག་དེ(ཡང་ན་སྐད་ཆ)དང་ཟུར་དུ་བལྟ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚིག(ཡང་ལ་སྐད་ཆ)གཉིས་ཀྱི་དོན་འདྲ་ནའང་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པ་མཚོན་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་གོ་དོན་ཚང་མ་ཟུར་དུ་བལྟ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚིག་གི་གཤམ་དུ་མཆན་འགྲེལ་བྱས……ཡོད་པས"ཟུར་ལྟ"ཞེས་བྲིས་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཕལ་ཆེར་ལ་མཆན་འགྲེལ་བྱས་མེད།

མིང་མཛོད་འདིར་ཁ་སྐོང་རྒྱག་སྐབས་དང་ཞིབ་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་…བའི་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དེ་དག་ལས་གཞན， ད་དུང་1976ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ནས་བསྐྲུན་པའི《རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་…གྱི་ཚིག་མཛོད》དང； 1977ལོར་བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་བརྩམས་པའི《དེང་རབས་ཀྱི་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད》； ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ལོ 1960 པའི་བོད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་པས…ཀྱིས་འདེམས་སྒྲིག་བྱས་པའི《བོད་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚའི་ཐ་སྙད་མགོ་བསྡུས་མ་ཕྱི་སྣོ་གསར་འཇུག་སྒོ》ཞེས་པའི་ནང་གི་ཚིག་གསར་དང་དེའི་ཞར་བྱུང；

1973 ལོར་བོད་ལྗོངས་གསར་བརྗེའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཅུས་དང་བོད་ལྗོངས་དམག་ཁུལ་ཧྲུའུ་ཆིན་པུའུ་ཡི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྲུའུ་ཡིས་བརྩམས་པའི《བོད་ལྗོངས་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་རིགས》； 1975 ལོར་བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་བསྒྱུར་དུ་དཔར་བའི་རྒྱ་ བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི《བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཆའི་མིང་དེབ》 བཅས་ཀུང་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན。

མིང་མཛོད་འདི་ཉིད་ལ་དག་བཅོས་བྱས་པ་དང་ཁ་སྐོང་བརྒྱབ་པ་ལ་ང་ཚོའི་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཡོན་ཚད་དམའ་བ་དང་དུས་ཡུན་ཡང་ཐུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས， མིང་གི་ཐ་སྙད་འདམས་པ་དང་ཚིག་གི་གོ་དོན་བཀྲལ་བའམ、 ཚིག་གི་ངོ་བོར་མཚན་འགྲེལ་བྱས་པ、 བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བ、 གོ་རིམ་གྱི་སྒྲ་གཞུག་བསྒྲིགས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ཐད་དེ་དང་དེར་སྐྱོན་ཆ་དང་ནོར་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ས་ཡོད་ངེས་དང， ཐ་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཡོད་སྲིད་པས， རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོས་རེ་གནང་ཐོག་ཕྱིན་ཆད་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ནས་པར་དུ་རྒྱག་རྒྱུར་སྐབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་རེ་བ་ནན་མོ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད。 མིང་མཛོད་འདིར་དག་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་བྱེད་སྐབས་ང་ཚོར་སྨན་རྩིས་སློབ་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་དག་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྐུལ་མ་ཐོབ་པས， འདིར་དམིགས་སུ་བཀར་བའི་ངང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན།

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དཔྱོད་ཙུའུ་ནས

1978ལོའི་ཟླ་2ཚེས་25ཉིན།

前　言

为了满足广大读者的需要，我们在院党委领导下，将我组一九六三年编印的教学用的《藏汉词典》，重新进行了修订和增补，正式出版发行，用意在为藏语文教学和藏汉翻译工作，提供参考。

这部词典，这次增补的词目，是以社会科学方面的词语为主，同时也适当选收了部分工农业生产、科学技术术语和一些常用的词汇与短语。全书在原有16,300余条词目基础上，增补了9,100余条，共计为25,400余条。

词典中关于词义的注释，除个别例句外，均用汉语。词性方面，分为十一类，即名词、代词、形容词、数词、量词、动词、副词、连词、介词、助词、象声词。分别以〔名〕、〔代〕、〔形〕、〔数〕、〔量〕、〔动〕、〔副〕、〔连〕、〔介〕、〔助〕、〔象〕等略语，括注于汉义注释之前。短语成语也都只注一略语〔语〕。动词中的自动式、他动式和助动词，则统一注成〔动〕。另外古语和借汉语、蒙古语、梵语等借词，则以（古）、（汉）、（蒙）、（梵）等略语分别括注于词性注释之后。药物名、病名、尊称、佛教术语需注明时，则以（药）、（病）、（敬）、（佛）等略语，括注于词义注释之后。

新收词目中，凡有时态变化的动词，均按藏语文原动词时态变化形式。其编排方法是：在现在式的词条后，把它的未来式、过去式和命令式词形全部注出。同一现在式动词词形，因含义不同，而有两种时态变化的，则分别注出；同一动词，其时态变

化，各家辞书主张不一的，则按动词变化常规，或按一般口语习惯，只收一种变化形式，其余一概从略。

在词典中，有些词条，注有“参看”字样者，表示两种含义：一种表示该词（或语）与被参看的词（或语）为同义词（或语）；一种表示该词（或语）与被参看的词（或语）为同词异体。因汉义均已在被参看词条下注出。注有“参看”字样的词条，注释一般从略。

这部词典增补时，除原来参考的辞书外，还参考了一九七六年民族出版社编译出版的《汉藏对照词汇》；一九七七年西藏民族学院编的《现代藏汉词典》；中央民族学院六〇级藏文研究班选编的《旧式公文选》中的生词和附录；一九七三年西藏自治区革命委员会卫生局、西藏军区后勤部卫生处编的《西藏常用中草药》；一九七五年西藏民族学院翻印的汉藏对照《西藏自治区地名册》。

这部词典的修订和增补，由于编辑水平和时间关系，无论在选择词汇、解释词义、注明词性、动词变化和编排次序等方面，都存在着缺点和值得商榷之处，甚至可能还有错误。我们殷切希望广大读者予以指正以便以后再行改订。在修订和增补过程中，我们得到了兄弟院校和单位的热情支持和鼓励，在此特表衷心的感谢！

西北民族学院藏文教研组

1978年2月25日

གཞི་རྩའི་ཡི་གེའི་དཀར་ཆག

བསྒ 946	ཧ? 947	ཧ 952	ཨ
ཧ	ཧ? 948	ཧ? 954	ཨ 961

དཀར་ཆག

目　录

ཀ

ཀ 〔名〕1. 根本，如：ཀ་ནས་དག་པ 根本清净。2.方法，如：མི་འགྲོ་ཀ་མེད 不去没办法；不能不去。3.此字可作词尾，一般加于阳性 རྗེས་འཇུག 之后，如：ཐབ་ཀ，གཉིས་ཀ，དཔྱད་ཀ 等。

ཀ་ཀ 〔名〕1.乌鸦.2.鸦鸣声。3.屎（指小孩的屎）。

ཀ་ཀ་རད 同 ཀུ་ཤ 或 ཀུ་བ 〔名〕胡瓜；瓜类。

ཀ་ཀོ་ལ 亦作 ཀ་ཀོ 〔名〕1.草果；益智仁(药)。2.乌鸦。3.月亮。

ཀ་ཞུག 〔名〕支柱；石础。

ཀ་སྒྱར 〔名〕支柱。

ཀ་ཁ 〔名〕1.字母，如：བོད་ཡིག་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ 藏文字母三十个，ཀ་ཁ་པ 初学文字者。2.羽毛（秘密语）。

ཀ་ཁ་པ 〔名〕初学文字者。

ཀ་ཁའི་དཔེ་ཆ 同 ཀ་དཔེ。

ཀ་འཁོལ་མ 〔名〕一史书名，即《王窗柱谱》，为记载松赞干布诰命的史书。

ཀ་མགོ 〔名〕柱头；柱顶。

ཀ་གདུག 〔名〕1.搭帐篷的柱子。2.檩子；桁条（梁上支椽的横木）。

ཀ་ཙ 亦作 ཀ་ཚ 〔名〕1.货物的总名；财产；动产。2.器具。

ཀ་ཙན 〔名〕有柱子的建筑物。

ཀ་ཤི་ལ 〔名〕花名。

ཀ་ཤུ 同 ཀ་ཤེ 或 ཁ་ཤེ、ཁ་ཞེ 〔名〕1.(汉)卡叽布.2.棉纱.

ཀ་ཚ 参看 ཀ་ཙ。

ཀ་ཚུག 〔副〕（古）如此；似彼，

如：ཀ་ཅིག་མཛོད，又为 དེ་ལྟར་བྱེད象那样做，照那样做。

ཀ་ཏ་ཛ 同 རེའུ་མིག 〔名〕纵横交叉的方格；表格。

ཀ་ཏན 同 རས 〔名〕棉布。

ཀ་ཏོ་ར 同 གཞོང་པ 〔名〕家具；盆(如金属或搪瓷类)。

ཀ་གཅུགས་པ〔动〕方法用尽；计穷；没有办法。

ཀ་རྟེན〔名〕柱基，柱礅；础石。

ཀ་སྟེགས 同 ཀ་གདན 〔名〕柱礅；柱础。

ཀ་བསྟོད 〔名〕按着藏文字母次序作的赞词。

ཀ་ཐོ 即 ཀ་ཁའི་ཐོ 〔名〕1.字母记录本。2.指数。3.索引，目录。4.帐本。

ཀ་ཐོག 〔名〕四川省甘孜藏族自治州一红教寺院名。

ཀ་དམ་པ 〔名〕(梵)1.迦昙婆树。2.一种牧草。3.水鸟名。

ཀ་གདན 同 ཀ་རྟེན。

ཀ་རྡོ 〔名〕柱石。

ཀ་སྡེ 〔名〕藏文字母的第一组，即 ཀ་ཁ་ག་ང 四字为 ཀ་སྡེ，意即 ཀ 组。

ཀ་པ 〔名〕1.第一卷(部)。2.有 ཀ 字标记卷次的书卷。3.同 དང་པོ 第一。

ཀ་པ་ལ 亦作 ཀ་པཱ་ལ 〔名〕(梵)天灵盖；头盖骨；颅器(头骨做成的碗)。

ཀ་པ་ལི 同 ཀ་པ་ལ。

ཀ་པཱ་ལ 参看 ཀ་པ་ལ。

ཀ་བི 〔名〕1.树胶，如：ཐང་ཤིང་གི་ཀ་བི 松树胶。2.无花果树。3.雄黄。

ཀ་བེད 亦作 ཀ་ བེད 〔名〕1.葫芦。2.作药用的果实。

ཀ་དེབ 同 ཀ་ཁའི་དེབ་ཆ 〔名〕1.启蒙书。2.基本拼音读本。3.字帖。

ཀ་ཕྲེད 〔名〕1.一种文体，即每句首以 ཀ་ཁ 等字母次序排列写成的诗文。2.指藏文ཀ་

ཁ 等三十个字母。

ཀ་འཕན 〔名〕用以饰柱头之丝穗或绣花丝穗，绸缎制的柱幡。

ཀ་བ 〔名〕1.柱子，桩。2.腹内的大脉管，胸部的气管。

ཀ་བར 〔名〕柱与柱间的空间。

ཀ་བེད 参看 ཀ་བེད。

ཀ་ཉག 同 ཀ་བར。

ཀ་སྦུག 〔名〕 噶伦堡（印度地名）。

ཀ་མ་ཞི 〔名〕一种可作药用的植物。

ཀ་མ་རུ 〔名〕（梵）玉石，如：རྡོ་ཀ་མ་རུ 大理石。

ཀ་མ་ལ 〔名〕（梵）1.荷花。2.河名。

ཀ་མ་ལི 〔名〕（梵）极锐利的刀；慧剑。

ཀ་མིག 〔名〕1.房间，一间房的面积，四柱之间的面积。2.柱孔，柱眼。

ཀ་མེད 同 ཐབས་མེད 〔语〕无能；无法可设，没办法，如：མི་བྱེད་ཀ་མེད 不能不作，非作不可，不作没办法。

ཀ་རྩེ་མ 〔名〕一种野生谷物（形状象燕麦，也有象大麦、荞麦的）。

ཀ་རྩེ 〔名〕柱顶，柱头。

ཀ་རྩོམ 〔名〕一种文体，即每句首以 ཀ་ཁ 等字母次序排列写成的诗文。

ཀ་གཞུ 〔名〕斗拱，柱子和梁中间承托的木墩。

ཀ་ཡེ 同 ཀྭ་ཡེ 或 ཀྱེ 〔象〕呼唤声，义为喂、唉、啊。

ཀ་ར 〔名〕1.糖，如：བྱེ་མ་ཀ་ར 砂糖，ཤེལ་ཀ་ར 冰糖。2.探针（医用）。3.插入疮口的药布。4.竿子，支柱，如：རས་གུར་གྱི་ཀ་ར 帐篷竿子；帐篷支柱。

ཀ་ར་ཀ་ཀྱུ 〔名〕沙果。

ཀ་རས 〔名〕一种棉纱。

ཀ་རུ 〔名〕楔子。〔形〕同

དཀར་པོ།

ཀ་ཏུ་ཤིན་ད 〔名〕香草。

ཀ་རེ 或 ག་རེ 〔代〕什么，哪个。

ཀ་རེ་ཀོ་རེ 〔形〕1.弯弯曲曲；磨蹭。2.不正当的手段；阴谋；诡计。

ཀ་ལ་པིང་ཀ 〔名〕（梵）迦陵频伽鸟。

ཀ་ལག 同 ཁ་ལག 〔名〕代替石灰的一种泥土，西藏拉萨一带用以涂地面。

ཀ་ལན་ཏ 或 ཀ་ལན་ཏ་ཀ 〔名〕（梵）燕子。

ཀ་ལམ་པ 〔名〕1.菜，可煮食。2.野苣，也可以作药用。

ཀ་ཤི 〔名〕1.通常用以代替梵文 ཀྵ་ཤི，参看 ཀྵ་ཤི。2.为 ཀ་པ་ཤི 的缩写。

ཀ་ལི་ཀ་ཏ 〔名〕加尔各答(印度一大城市)。

ཀ་ལེ 亦作 ཀ་ལེབ 或 སྒ་ལེབ 〔名〕鞍套。

ཀ་ཤ 同 སྤང་རྩི 〔名〕1.一种菌类草，如白蘑菇等。2.一种果树。

ཀ་ཤི་ཀ 〔名〕迦尸迦城（印度古地名）。

ཀ་ས 同 ཀས 〔形〕清楚；明白；明亮；白净；清洁。

ཀཾ་བ་ལ 〔名〕（梵）毛毯；褐子；粗毛织品。

ཀྱ་ཡི 同 ཀ་ཡི。

ཀག 同 ཀག་མ 〔名〕灾难，不幸；危险；损伤。

ཀག་གིས 〔副〕（古）1.突然，忽然，2.迅速。

ཀག་མ 同 ཀག。

ཀང་ཀ 亦作 ཧང་ཟེ 〔名〕鹫(一种食尸的鸟)。

ཀང་བན་ཀྭེ 〔名〕（汉）扛板归(药)。

ཀད་ཀྱིས 〔副〕徐徐；渐渐，如：ཀད་ཀྱིས་ཁེངས 渐满，ཆུ་ཀད་ཀྱིས་གང་བ 水渐满。

ཀན 〔名〕1.边；岸。如：ཕ་ཀན 彼岸。2.上腭。3.痰症，4.刺。5.烦苦。

ཀན་ཊ་ཀ་རི〔名〕复盆子(药)。

ཀན་མ〔名〕中指(医学术语)。

ཀན་ཙེ〔名〕(汉)关脉(中指下的脉)。

ཀན་ལྷོ〔名〕甘南(甘肃省甘南藏族自治州的州名)。

ཀབ་སྐོབ或ཀབ་སྐོབ་པ〔形〕1.僵硬(例如皮子干后坚硬)。2.同 ཀོ་བ་ཧྲེང་པོ 兽皮，未硝熟的皮子。

ཀབ་ཤ〔名〕靴；鞋；一种印度式的皮鞋。

ཀམ་ཀ་རི〔名〕草本悬钩子(药)。

ཀཝ〔名〕(汉)瓜的总称。

ཀར〔名〕痛苦，苦楚，如：ཀར་གྱིས་ཟུག 刺痛。

ཀར་གྱེན〔名〕贷金(客气语)。

ཀར་ཀྱལ〔名〕一种龙的名称。

ཀར་མ〔名〕(古)1.工作；职务。2.所作的事业。

ཀར་མ་པ或ཀརྨ་པ〔名〕白教(噶举巴)的一派，即噶玛派。

ཀར་སྒྲིག或ཀ་ར་སྒྲིག་པོ〔名〕褐色糖或糖浆。

ཀར་ཡོལ或དཀར་ཡོལ〔名〕1.磁器。2.磁碗；磁杯。

ཀར་ཤུབས〔名〕碗套；杯套。

ཀར་ས〔名〕砖茶。

ཀས 同 ཀ་ས。

ཀཱ་ལི〔名〕(梵)指藏文 ཀ 等三十字母。

ཀི་ཀི〔象〕呼喊声，祈祷时的求告声。

ཀི་ཀོང或ཀི་ཀང〔名〕1.野蒜。2.土地神名。3.龙神名。

ཀི་ཀུ 同 གི་གུ〔名〕1.钩。2.藏文元音第一符号"ི"的名称。

ཀི་བྲ་སྒྲོག་པ〔语〕呐喊；叫喊。

ཀི་ཧྲིར〔象〕尖锐的叫声。

ཀི་བ་ལ 参看 ཀིམ་པ་ལ。

ཀིམ་པ 亦作 ཀིམ་པ་ཀ〔名〕一种毒树的果实。

ཀིམ་པ་ལ或ཀི་བ་ལ〔名〕

1.乐器。2.铙钹。

ཀིཙ 〔名〕一种小红蒜（似红萝卜）。

ཀིར་བ 〔动〕围绕；旋转。

ཀིལ 同 ག་ལེ 〔副〕慢；缓。

ཀུ 〔名〕1.妖精。2.魔神。〔象〕1.叫喊声。2.呻吟。

ཀུ་ཀུ 〔象〕1.鸡叫声。2.鸟叫的一种声音。〔名〕谜语；隐语。

ཀུ་སྒྲ 同 ཀུ་ཅོ་ཆ 或 ཀུ་ཅོ་འདོན་པ 〔名〕1.无意义声（如鸟叫的声音）。2.叫嚣；喧嚷。

ཀུ་ཅོ 〔名〕1.哗哗声。2.喧哗。

ཀུ་ཅོ་སྒྲོག་པ 〔语〕大叫；狂叫；吹吹打打。

ཀུ་ཅོ་ཆ 同 ཀུ་སྒྲ。

ཀུ་ཅོ་དེ་དེ་དེ 同 ཀུ་དེར་བཞད་སྒྲ。

ཀུ་ཅོ་འདོན་པ 参看 ཀུ་སྒྲ。

ཀུ་ཞར 同 མཐོ་རིས་རླུང 〔名〕1.和风。2.天上的风(佛)。

ཀུ་དེར་བཞད་སྒྲ 同 ཀུ་ཅོ་དེ་དེ་དེ 或 ཀུ་རེ་ཀྱལ་ཀ 或 ཀུ་རེ་ཆེག 〔名〕1.戏笑声（轻侮的笑谈）。2.哄笑声。

ཀུ་བ 同 ཀ་ཀ་རང。

ཀུ་བ་ལ 〔名〕1.ཨུཏྤལ་སྔོའི་མིང 青莲花的总名。2.睡莲。3.枣树。

ཀུ་མུ་ཏ 亦作 ཀུ་མུ་ད 〔名〕月形荷花，白莲花。

ཀུ་མུ་ར 同 གསེར་མཆོག 〔名〕金叶，纯金，上等金。

ཀུ་ཛ 〔名〕1.树。2.火星。

ཀུ་ཡ 〔名〕小便的沉淀物（藏医验此以辨病症）。

ཀུ་ཡངས 同 བག་ཡངས 〔形〕舒畅；宽大；放心；散漫。

ཀུ་རང་ག 〔名〕1.鹿。2.昆虫的一种。

ཀུ་ཏོ་ཁ 〔名〕斜叉形，如：“×”，表示省略的符号。

ཀུ་ཏོ་ར 〔名〕（梵）1.同 ངང་པ。2.一种药物。

ཀུ་ཙམ་ཞུས 〔动〕罢休，作罢。

ཀུ་རེ 或 ཀུ་རེས 〔名〕诸谑；诙谐，消遣，娱乐。

ཀུ་རེ་ཤལ་ཁ 参看 ཀུ་ཧེར་བཞད་སྒྲ。

ཀུ་རེ་ཟློག 参看 ཀུ་ཧེར……བཞད་སྒྲ。

ཀུ་ཤ即རྩྭ་ཀུ་ཤ 〔名〕古沙草（又叫吉祥草，茎长而多尖叶）。

ཀུ་ཤུ 〔名〕1.苹果。2.柠檬。

ཀུ་ཧུ 〔象〕杜鹃鸣叫声。

ཀུ་ཧྲེང 〔名〕（古）羊；山羊。

ཀུག 〔形〕弯钩。

ཀུག་ཀུག 〔形〕弯曲的，不直的。

ཀུང་ཁྲི 〔名〕（汉）公尺。

ཀུང་སི 〔名〕（汉）公司。

ཀུང་ཧྲེ 〔名〕（汉）公社。

ཀུན 〔数〕总共，全体，一切。

ཀུན་དཀྱིལ 同 ཀུན་གྱི་དཀྱིལ 〔名〕1.在全体之中。2.在中心点。

ཀུན་དཀྲིས 同 ཉོན་མོངས 〔名〕1.缠（佛）。2.束缚一切者。3.烦恼；不幸；苦楚。4.腐败；堕落。5.罪恶。

ཀུན་བཀྲམ 〔动〕撒开，播散；普遍，分布。

ཀུན་སྐྱེ 〔名〕普生；到处生长。

ཀུན་སྐྱོ 〔形〕悔悟，忏悔；后悔一切。

ཀུན་སྐྱོད 〔名〕扰乱的，感动的，感动，煽惑。

ཀུན་སྐྱོབ 〔名〕保护者，护佑一切者。

ཀུན་ཁྱབ 〔名〕1.周遍；普遍。2.虚空，天空。3.方向。

ཀུན་ཁྱབ་རྒྱང་འཕྲིན 〔名〕广播。

ཀུན་ཁྱབ་རྒྱང་འཕྲིན་ཁང 〔名〕广播电台。

ཀུན་ཁྱབ་ཤིང 〔名〕扶木（一种树）。

ཀུན་མཁྱེན 同 ཐམས་ཅད་……མཁྱེན་པ 〔名〕全知者；一切智（佛名号之一）。

ཀུན་འཁྱམས 〔名〕流浪者，化缘者，乞丐。

ཀུན་འཁྲུལ 〔名〕1.大错。2.幻想。3.蛊惑。4.彷徨。5.错乱。

ཀུན་གྱི་དཀྱིལ 同 ཀུན་དཀྱིལ。

ཀུན་ཐུབ 〔名〕全能，万能。

ཀུན་དགའ 〔名〕1.娱乐；众喜。2.甲寅年。

ཀུན་དགའ་ར་བ 简写作 ཀུན་ར 〔名〕1.花园，乐园，公园。2.佛堂；佛龛，静室。

ཀུན་ཆིངས 〔名〕时时束缚者（佛教一种爱神的名称）。

ཀུན་བཅོམ 〔名〕克服一切困难，遏制的；制服一切者。

ཀུན་ཆུབ 同 ཤེས་རབ 〔名〕1.智慧。2.至善。3.了解；通达。

ཀུན་འཇུག 〔名〕1.聚集，与全体调和。2.遍入（佛）。

ཀུན་འཇོན 〔名〕万能。

ཀུན་འཇོམས 〔名〕1.克服者；征服者，制服者；用以克服之物。2.思虑。

ཀུན་ད 〔名〕古紫达花。类似莲花，夜开，白色。

ཀུན་ཏུ 〔副〕1.全部，到处，各方。2.继续，不断。

ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་པ 〔动〕撒开，播散；普遍分布。

ཀུན་ཏུ་སྐྱེ 或 ཀུན་ལ་སྐྱེ 〔语〕普生；到处生长。

ཀུན་ཏུ་འགྲོ 同 ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ 〔语〕到处游方；旅行。〔名〕1.水。2.鹦鹉。3.风。4.鸟。5.精灵。6.普行者（佛）。

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ 同 ཀུན་ཏུ་འགྲོ。

ཀུན་ཏུ་གནས 〔语〕1.普存；普遍存在。2.坚忍。3.恒心。

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ 〔名〕1.普行（佛）。2.行为。

ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ 〔名〕结（佛）。〔语〕结合一切，配合一切。

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ 〔名〕1.昏迷，隐匿。2.昏暗。3.糊涂。4.无知识。

ཀུན་ཏུ་འཚེ་བ 〔语〕普遍伤害；普害一切。

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ 〔名〕普贤菩萨(佛)。

ཀུན་བཏགས 〔名〕1.遍计执(佛)；分别。2.约定俗成。

ཀུན་རྟོག 同 རྣམ་རྟོག 〔名〕1.虚妄分别(佛)。2.幻想。3.联想。4.遍计；计度。

ཀུན་བརྟགས 同 ཀུན་བཏགས。

ཀུན་བརྟན 〔名〕支持。〔形〕牢固；坚定。

ཀུན་བསྟེན 〔名〕1.依赖；依靠；投靠。2.崇拜；拜师。

ཀུན་ཐུབ 〔名〕万能。

ཀུན་ཐུབ་སྦྱིན 〔名〕万能胶。

ཀུན་མཐོང 〔名〕1.镜子。2.广智。3.远见。

ཀུན་དུ་ལ 〔名〕（梵）猫。

ཀུན་དོན 〔名〕集体的福利；大家的事情。

ཀུན་གདུང 〔名〕1.使一切烦恼者；烦热者。2.爱神。

ཀུན་བདག 〔名〕一切之主，主宰一切者。

ཀུན་འདར 〔名〕动脉(同 རྩ་དབུ་མ 中央动脉管)。

ཀུན་འདྲེན 〔名〕1.一切的引导者（佛的名号）。2.总引导者。

ཀུན་ལྡན 〔名〕1.具备一切；无所不有，包罗万象。2.庚子年。

ཀུན་བརྡུང 〔名〕暴戾者，暴君。

ཀུན་ནས 或 ཀུན་ལ 〔副〕从各地各方；从一切方面；全部，完全。

ཀུན་ནས་འབབ 〔语〕普遍降下。〔名〕雨的别名。

ཀུན་ནུས 〔名〕万能。

ཀུན་སྤྱོད 〔名〕一切行动作为，作风，行为，道德。

ཀུན་ཕན 〔名〕1.普遍利益；对一切有益。2.月亮；月光。

ཀུན་འབྱུང 同 ཀུན་ཉོན་མོངས་པ 〔名〕1.集(佛)，生苦的因。

2.痛苦，烦恼。

ཀུན་སྦྱོར 〔名〕1.结(佛)；结合。2.同 ཉོན་མོངས་པ 烦恼。3.淫欲，交媾。

ཀུན་རྨོངས 〔名〕1.错误，大错，特错。2.大愚。

ཀུན་འཛིན 〔名〕1.普遍把持；普遍包容。2.戊子年。

ཀུན་རྫོབ 〔名〕世俗，俗谛(佛)。

ཀུན་གཞི 〔名〕1.阿赖耶识(佛)。2.基础。3.一切所依。

ཀུན་གཟིགས 〔名〕能见一切者；认识一切者；全知者，大自在天(佛)。

ཀུན་བཟང 参看 ཀུན་ཏུ······བཟང་པོ。

ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ 〔名〕一种文体：1.吉祥轮，普贤轮。2.回文诗。

ཀུན་བརྟན 同 ས་གཞི 〔名〕1.容忍一切者。2.地球。

ཀུན་ཞུར་ཞུར 〔象〕1.大声或喧嚷。2.雷鸣。3.风雨的声。4.响彻。

ཀུན་རིག་པ 〔名〕1.神名。2.有学识者。3.诵经者。4.全知者。

ཀུན་ལ 参看 ཀུན་ཏུ。

ཀུན་ལ་ཏྲེ་བ 〔名〕尽见；能见一切，全知。

ཀུན་ཤེས 〔名〕1.了解一切；全知者。2.善巧者。3.同 ཀུན་རིག་པ 博学者。

ཀུན་སེམས 〔名〕通晓或认识一切事物者；思维一切者。

ཀུན་སློང 〔名〕1.动机。2.等起(佛)；起因。3.普遍发动。4.观念，念头；发心，思想。

ཀུན་སློང་ངན་པ 〔名〕恶意。

ཀུན་གསལ 〔名〕1.镜子。2.普照。3.天和太阳的别名。

ཀུན་གསལ་ཟླ་ཚོ 〔名〕天空的别名。

ཀུམ་པ 〔动〕未来式为 ཀུམ，过去式为 བཀུམ་པ。死亡；杀死。〔形〕弯曲，收缩。

ཀུམ་པོ 〔名〕自卑者。〔形〕自

卑，谄媚。

ཀུའུ 同 ཀ་ཀ་རད。

ཀུའུ་ཅིང་ཚོད 〔名〕(汉) 谷精草(药)。

ཀེ་ཀེ་བྱས་པ 〔动〕不肯低头；强硬；格格不入。〔名〕强项。

ཀེ་ཡ 〔名〕恶行，不义。

ཀེ་ཤ 〔名〕1.毛发。2.鬃。

ཀེ་ས་ར 简称 གེ་སར 〔名〕1.发。2.花蕊。3.花粉囊。4.穗或荚。5.狮子的鬃毛。6.荷的茎须。7.藏红花。

ཀེག 〔名〕危险；意外的事；岔子。

ཀེང་རུས 〔名〕骨骼。

ཀེང་ཤུ་ག 〔名〕常绿树。

ཀེའུ་ཚང 〔名〕1.(汉)库藏；储藏所。2.岩洞；石窟。

ཀེར་ཀེར 〔副〕挺起；向上翘起。

ཀེར་རྔ 〔名〕铙钹；乐器。

ཀེར་གྱིས 〔副〕突然；骤然。

ཀེར་བ 〔动〕升起；举起。

ཀོ 〔形〕1.一样。2.即此；这一样。〔副〕完全；总共。

ཀོ་ཀོ 亦作 ཀོ་སྐོ 或 ཀོལ་ཀོ 〔名〕1.下颔。2.喉；颈项。

ཀོ་ཀོང 〔形〕凹陷；低洼。

ཀོ་གྲད 〔名〕烂皮；碎皮。

ཀོ་སྐོ 同 ཀོ་ཀོ。

ཀོ་ཁུག 〔名〕皮夹；小皮袋(钱袋)。

ཀོ་ཁྲལ 〔名〕皮筛(用皮绳穿制者)。

ཀོ་མཁན 〔名〕皮匠。

ཀོ་གྲུ 〔名〕皮船；皮筏。

ཀོ་རྡུག 〔名〕牛皮船的撑竿；船篙。

ཀོ་སྒམ 〔名〕皮箱。

ཀོ་ཐུག 〔名〕皮板(是旧西藏地方政府打农奴嘴巴的一种刑具)。

ཀོ་ཚས 〔名〕皮革。

ཀོ་ཆུ 〔名〕坑水；井水。

ཀོ་བརྙན 〔名〕皮影。

ཀོ་ཧྲུ 〔名〕一种皮底的藏鞋。

ཀོ་ཧྲུག་ཅན 〔名〕傲慢的人。

ཀོ་ཁ 〔名〕一种癫病。

ཀོ་ཊ 〔名〕（梵）马兰花。

ཀོ་ཐལ 〔名〕1.灰烬。2.煤渣。

ཀོ་མཐིལ 〔名〕皮底，靴或鞋的皮底子。

ཀོ་ཞར 〔名〕瞎子（眼珠瘪了的瞎子）。

ཀོ་གདན 〔名〕皮鞍鞯，皮垫。

ཀོ་སྣོད 〔名〕制革的盆。

ཀོ་པ 〔名〕1.皮匠。2.撑皮船的人。

ཀོ་བི 〔名〕花菜。

ཀོ་དཔོན 〔名〕船老大，船夫。

ཀོ་ལྤགས 〔名〕牛羊马皮；已硝的皮。

ཀོ་སྤྱིན 〔名〕胶，皮胶。

ཀོ་ཕོར 〔名〕皮碗，皮杯。

ཀོ་བ 〔名〕皮革(牛马的)。

ཀོ་བ་བརྡུང་པོ 参看 ཀབ་ཀོབ。

ཀོ་བ་མཉེད་པ 〔名〕熟好的皮子，熟皮，皮革。

ཀོ་བབས 〔名〕完整的皮；皮张

ཀོ་བྱ་ལ 〔名〕马钱子(药)。

ཀོ་འབྱུགས 〔名〕1.锥子。2.缝皮的棱针。

ཀོ་འབོ 〔名〕皮斗（西藏用皮子制的量谷器）。

ཀོ་འབོག 〔名〕1.皮箱。2.皮包，皮袋。

ཀོ་ཚལ 〔名〕零块的皮革。

ཀོ་ཙུ་ཁ 〔名〕斜叉号，即“×××”，表示省略的符号。

ཀོ་རེ 同 ཀོ་ར 〔名〕杯。

ཀོ་ལ 〔名〕生于皮中的虫；皮蠹。

ཀོ་ཕོང 〔名〕嫉恨，嫉妒。

ཀོ་ཤ 〔名〕灵芝(药)。

ཀོ་ཤིག 〔名〕头皮屑，头垢。

ཀོ་ས 〔名〕渡口，码头。

ཀོ་སག 同 ཤག་སག 〔名〕砂纸。

ཀོ་མུ་ད 〔名〕（梵）異白莲(佛)。

ཀྭོ་ཤྲི་ཧན 〔名〕固始汗，为蒙古和硕特部汗王，后至西藏为达赖五世的施主。

ཀོག 〔动〕劈，摘，拔，扯，剥；弄碎。

ཀོག་ཤིག 〔副〕1.迅疾，快快地。2.突然。

ཀོག་པ 〔名〕盖子，封套。〔动〕1. 破裂。2.破碎。

ཀོག་ཅེ 〔名〕网，罟。

ཀོང 〔名〕1.亦作 རྐོང་བུ、ཁར་ཀོང、ལྕགས་ཀོང 杯；泥罐，熔金属的耐火罐，坩锅。2.多山谷的地区。3.同 ཀོང་པོ 西藏一地名，在拉萨东南，泽当（རྩེ་ཐང）东。〔形〕亦作 ཀོང་ཀོང 陷下；挖空。

ཀོང་ཇོ 〔名〕（汉）公主。

ཀོང་རྔོང 〔名〕坑；凹地；地洞。

ཀོང་ཏ 〔名〕耳饰，耳环。

ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ 〔名〕工布江达（西藏拉萨市所辖的一个县）。

ཀོང་པོའི་རྩ་སྨན 〔名〕唐松草（药）。

ཀོང་པོའི་རྩ་ཁྲུམ 〔名〕小败火草（药）。

ཀོང་པོའི་ཟེར་པར་རྒྱ་སྐྱེ 〔名〕柳叶菜（药）。

ཀོང་པོའི་མི་ཏོག་ལྕུག་ཤིག 〔名〕金挖耳（药）。

ཀོང་བུ 〔名〕1.净水碗；小杯形的黄铜器。2.佛灯。

ཀོང་པོ 〔名〕1.灯盏，佛灯。2.工布（西藏一地名）。

ཀོང་ཙ 〔名〕1.洞。2.沟。

ཀོང་ཤེལ 〔名〕凹透镜。

ཀོང་ས 〔名〕洼地。

ཀོང་སྲས 〔名〕公子。

ཀོད་ཁ 同 གོད་ཀ 或 གོད་ཁ 〔名〕耗损，丧失。

ཀོབ་ཀོབ 同 ཀབ་ཀོབ 〔象〕咯咯响声。〔形〕坚硬（如皮革）。

ཀོར 同 སྐོར 〔名〕圆的；环形，如：སྟོད་ཀོར 上衣；背心，

ཐད་ཀོར 圈点，རྣ་ཀོར 耳环，གདུབ་ཀོར 足钏。

ཀོར་ཆེ་བ 〔名〕少数；少许；孤独。

ཀོལ 〔动〕驱使；奴役。

ཀོལ་མ 代 བསྐོལ་མ 〔名〕煎沸的；煎煮的；已沸的；汤。

ཀོལ་ས 参看 འཁོལ་ས 或 ཁོལ་ས。

ཀོས་ཀོ 同 ཀོ་ཀོ。

ཀོས་ཐག་པ 同 ཉམ་ཐག་པ。

ཀྱ་ཀ 代 སྐྱ་ཀ 〔名〕喜鹊。

ཀྱ་རེ་ཀྱོ་རེ 〔形〕弯曲；曲折；歪歪扭扭。

ཀྱ་ལ 或 གྱ་ལ 〔形〕小的。

ཀྱག 〔动〕抬。

ཀྱག་ཀྱག 〔形〕1.弯曲。2.浓密。3.语言噪杂；语无伦次。

ཀྱག་ཀྱོག 或 ཀྱོག་ཀྱོག 〔形〕1.半圆的。2.弯曲的；不直的。

ཀྱག་གེ་ཀྱོག་གེ 〔形〕曲曲折折。

ཀྱང 〔形〕同 ཀྱང་ཀྱང 或 ཀྱང་བོ 直的，公正的；细致的。〔副〕亦，也，仍然。〔连〕虽则，虽然。

ཀྱད་ཀྱོད 〔形〕1.洼下，凹。2.怠惰。

ཀྱད་པོ 参看 ཀྱད。

ཀྱམ་ཀྱམ་པ 同 ཀྱམ་མེ་བ 〔形〕1.美丽；漂亮。2.光亮；闪烁。

ཀྱམ་མེ་བ 同 ཀྱམ་ཀྱམ་པ。

ཀྱར་ཀྱོར 〔形〕1.衰弱。2.歪斜。3.摇摆。

ཀྱལ 或 ཞལ་ཀྱལ 〔名〕1.谈笑。2.滑稽态度。〔形〕长而平，非圆的。

ཀྱལ་ཀ 〔名〕1.口舌；谐谑。2.奸计。

ཀྱལ་ཀྱོལ 〔形〕1.贫困。2.不景气。

ཀྱལ་པ 〔名〕空谈；无谓的言谈，无意识的言谈。

ཀྱི 〔介〕义同汉语"的"字。用于藏文后加字 ད་བ་ས 之后，与 གི་གྱི་འི་ཡི 同义。〔连〕

表示转折。又为虽然、然而、可是、但是、而等。

ཀྱི་ཀྲོང 同 ཀྱུ་ཀོ。

ཀྱི་ལྕེ〔名〕秦艽(药)。

ཀྱི་ལྕེ་དཀར་པོ〔名〕大叶秦艽(药)。

ཀྱི་ལྕེ་ནག་པོ〔名〕小叶秦艽(药)。

ཀྱི་བུན 亦作 ཀྱི་ཧུན〔名〕寒战；寒冷的感觉。

ཀྱི་ཤི་ཤི〔形〕1.放光；发亮。2.香烟缭绕，云雾回旋。

ཀྱི་ཧུད〔象〕感叹声，如：唉、呀等。

ཀྱིག་ཙེ〔名〕未烧的砖坯；土坯。

ཀྱིད་ཁེབ 同 སྐྱིད་ཁེབ〔名〕金丝缎。

ཀྱིད་བསེར〔名〕清风；冷风；刺骨寒风。

ཀྱིན 同 གྱིན 和 གིན〔介〕用在动词后表示现在式。

ཀྱིར 或 ཀྱིར་ཀྱིར〔形〕环绕；圆的。

ཀྱིས〔介〕为藏文主动格(或具格、工具格)用字之一，用于后加字 ད་བ་ས 之后，表示动作的人物、工具或方法等。

ཀྱུ〔名〕钩，钓鱼钩。

ཀྱུ་རུ་ར 代 སྐྱུ་རུ་ར〔名〕山楂(药)。

ཀྱུ་རུ་རུ〔象〕声音悠扬；歌声悠扬。

ཀྱུག〔动〕闪，光闪。

ཀྱུག་ཀྱུག〔副〕闪烁，闪动(如空中电光闪闪)。

ཀྱུད་བུ 代 སྐྱུད་བུ〔名〕锥子。

ཀྱུར་ཀྱུར〔象〕1.吱吱声。2.小鸟的鸣声。

ཀྱེ〔象〕此字为呼格字之一，义为喂、呀、啊等。

ཀྱེ་ཀྱེ 参看 ཀྱེ，缩写为 ཀྱཻ。

ཀྱེ་མ〔象〕呜呼，唉。

ཀྱེ་མ་འོ 同 ཀྱེ 或 ཀྱེ་ཀྱེ。

ཀྱེ་མ་ཧོ〔象〕惊叹声；感叹声。

ཀྱེ་རེ〔副〕直立。

ཀྱེ་ཧུད〔象〕唉，哀哉，呀，

叶（表示忧愁或痛苦）。

ཀྱེང 〔动〕散布，斜倚，发挥。

ཀྱོ་བ 〔名〕1.铁钩。2.大针。

ཀྱོག或ཀྱོག་ཀྱོག参看ཀྲག་ཀྱོག。

ཀྱོག་སྐོར 〔名〕迂回，辗转。

ཀྱོག་པོ 〔形〕弯曲的；不直的。

ཀྱོག་བཤད 〔名〕曲解，邪说；歪曲。

ཀྱོང 〔名〕凹处；小铲子。〔形〕1.硬的，辛苦的。2.固执。

ཀྱོང་ཀྱོང 〔形〕1.低洼，中空的；穴窝。2.难驾驭的，执拗的。3.硬的。

ཀྱོང་བུ 〔名〕小铲。

ཀྱོན་པ 代 བཀྱོན་པ 〔动〕斥责，呵骂。

ཀྱོམ 〔形〕宽松，放松。

ཀྱོམ་ཀྱོམ 〔形〕形状不齐，参差不齐。

ཀྱོར 或 ཀྱོར་ཀྱོར 〔形〕柔弱的。

ཀྱོལ 或 ཀྱོལ་ཀྱོལ 同 ཀྱོར。

ཀྲག་ཀྲག 〔形〕1.好，美丽。2.坚硬，干硬。

ཀྲག་པ 〔动〕烧，烤；煎；炸。

ཀྲག་ཟན 〔名〕烧饼。

ཀྲག་སྒེ 参看 བསྲེགས་སྒེ。

ཀྲང་ཀྲང 〔名〕胡同，巷子。

ཀྲང་ངེ 〔副〕站立，直立。

ཀྲང་པན 〔名〕木盘，掌盘（托盘）。

ཀྲང་སྐོར 〔名〕拉弓的扳指。

ཀྲང་ཀྲང་གཏོང་བ〔语〕较量。

ཀྲང་འཁོར 〔名〕靶，练习射击时，作射击目标的圆圈。

ཀྲང་ཚན 〔名〕补靴或绱鞋用的长皮条。

ཀྲང་པ 〔名〕鞋，短靿皮鞋，托鞋。

ཀྲན་མ 为 སྲན་མ 的俗字〔名〕豆。

ཀྲབ་ཀྲབ 〔名〕1.踏脚；跳舞。2.跼踏舞。〔副〕跳动状。

ཀྲབ་པོ 〔形〕薄，不厚。

ཀྲི་ཕུའུ 〔名〕（汉）支部，如：

དང་ཀྲི་ཕུའུ 党支部，ཐོན་ཀྲི་ཕུའུ 团支部。

ཀྲི་སི 同 ཟི་གག 〔名〕灰色鸭。

ཀྲི་ཡ 〔名〕（梵）事部（密宗的一部）（佛）。

ཀྲིག་ཙར 同 ཆགས་ཙན 〔名〕（古）有贪爱者。

ཀྲིན་ནད 〔名〕肚痛病。

ཀྲུ་ཀྲུ 〔名〕气管。

ཀྲུག་ཀྲུག 〔形〕晃荡，摇摆，悠荡。

ཀྲུག་ར 〔名〕烟头，吸剩的卷烟头。

ཀྲུང་གོ 〔名〕（汉）中国。

ཀྲུང་ཐང 〔名〕（汉）中堂（明清两代对内阁大学士的别称）。

ཀྲུང་ཧྭ 〔名〕（汉）中华。

ཀྲུམ 〔形〕一点，少许。

ཀྲུམ་པ 〔形〕破碎的，咬碎的，边沿咬碎或撕破的。

ཀྲུམས 〔名〕食品，肉食（敬）。

ཀྲུའུ་ཞི 〔名〕（汉）主席。

ཀྲུའུ་རེན 〔名〕（汉）主任。

ཀྲེ་ནག 〔名〕煤烟，锅烟。

ཀྲེམས་པ 〔动〕1.铺散，展开。2.泼，洒。

ཀྲོག 〔名〕质地，气质，精神。

ཀྲོག་ཀྲོག 〔形〕神气，风头，傲慢。

ཀྲོག་མེད 〔形〕1.无神。2.不结实，不牢固。3.次品。

ཀྲོང 〔副〕直立，站起。

ཀྲོང་ཀྲོང 〔副〕直立，立正，竖立。

ཀྲོང་རེར 〔副〕矗立，屹立，兀立。

ཀྲོང་རེར་ལངས་པ 〔动〕刚劲，挺拔。

ཀྲོངས 〔动〕杀害。

ཀྲོན་ཀྲོན 〔形〕1.悬，挂，垂下，吊起。2.动摇的。

ཀྲོམས 〔动〕散布，铺开。

ཀླ་ཀློ 〔名〕落后的，野蛮的，未开化的。

ཀླ་ཀློ་ཁྲ 同 ཟངས 〔名〕铜。

ཀླག 〔名〕一种粗毛织品。

ཀླག་ཅོར 〔象〕噪杂 声音。

ཀླག་པ〔动〕为 ཀློག་པ 的未来式。

ཀླགས་པ〔动〕为 ཀློག་པ 的过去式。

ཀླད 〔名〕1.上面；在上。2.脑盖。3.第一。

ཀླད་ཀོར 〔名〕1.顶圈。2.放在藏文字母顶上的圆圈，如："ཧཾ·ཨཾ" 字上的"◦"，代替 མ 字。3.零数，如"0"。

ཀླད་ཀོགས 〔名〕颅骨；头骨；头盖骨。

ཀླད་སྐྱི 〔名〕脑膜。

ཀླད་སྐྱིའི་ཤ་སྐྲན 〔语〕脑膜肉瘤。

ཀླད་ཁོག 〔名〕颅腔。

ཀླད་ཁྲག 〔名〕脑血。

ཀླད་ཁྲག་ཉམས་ནད 〔名〕脑贫血。

ཀླད་རྒྱ 〔名〕脑膜；大脑。

ཀླད་རྒྱའི་ཚ་ནད〔名〕脑膜炎。

ཀླད་རྒྱས 〔名〕1.脑膜；脑髓。2.扩充原文。

ཀླད་སྣོ 〔名〕脑门儿；头囟；婴儿的头囟。

ཀླད་ཆུང 〔名〕1.小脑。2.拘谨。3.狭隘。4.头脑简单。

ཀླད་ཆེན 〔名〕大脑。

ཀླད་ཆེན་སྐྱི་རིམ 〔名〕大脑皮层。

ཀླད་རྙིང་མཁྲེགས་བཟུང 〔语〕顽固守旧，顽固不化。

ཀླད་དོན 〔名〕前言，引言；前义。

ཀླད་པ 〔名〕1.脑。2.居前；居上，起首；顶。

ཀླད་པ་འགེམས 〔语〕脑壳碎裂，弄碎脑壳。

ཀླད་པ་གསལ་བ 〔语〕头脑清醒。

ཀླད་པའི་ཚ་ནད 〔名〕脑炎。

ཀླད་མ 〔名〕顶，上部，开端。

ཀླད་དམར 〔名〕秃顶。

ཀླད་རྩ 〔名〕神经；脑神经。

ཀླད་རྩ་འགགས་ནད 〔名〕脑溢血；脑充血。

ཀླད་ཞོ 〔名〕脑子；脑髓；脑浆。

ཀླད་གཞུང 〔名〕1.脑髓，脊髓。2.始终；从头到尾。

ཀླད་གཟེར 〔名〕头痛（病）。

ཀླད་རུས 〔名〕颅骨；头骨。

ཀླད་ཕུབས 参看 ཀླད་ཕྱི 和 ཀླད་རྒྱ。

ཀླན་ཀ 〔名〕责骂，找岔子。

ཀླན་ཀ་འཚོལ 〔语〕找岔子；刁难；谴责；非难；攻击。

ཀླན་པ 〔动〕回答；报答；报复；倾向。

ཀླན་ཚ 〔名〕补整的部分。

ཀླམ་པ 〔名〕厚毯；厚呢；厚布。

ཀླལ 同 བསྒྱིང་བ 〔名〕呵欠。〔动〕打呵欠。

ཀླིང་མ或གླིང་མ 〔名〕河边；湖边；河谷地。

ཀླུ 〔名〕1.龙。2.水蛇。

ཀླུ་རྒྱལ 或 ཀླུའི་རྒྱལ་པོ 〔名〕龙王。

ཀླུ་ཆུ 〔名〕1.碌曲（甘肃省甘南藏族自治州的一个县）。2.洮河（在甘肃）。

ཀླུ་དུག 〔名〕1.一种毒物。2.一种极毒的蛇。

ཀླུ་བདུད 〔名〕党参（药）。

ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེ 〔名〕高山党参（药）。

ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེ་ཞན་པ 〔名〕南沙参（药）。

ཀླུ་ནད 〔名〕瘫痪病。

ཀླུ་ཤིང 〔名〕龙树；金皮树。

ཀླུ་ཤིལ་མ 〔名〕痱子，热疮，皮疹。

ཀླུང 〔名〕1.流域。2.河；江，河道。3.川谷。

ཀླུང་རྒྱུན 〔名〕河川，河流；川流。

ཀླུང་སྒོག 同 རི་སྒོག 〔名〕野蒜（可治癞病及疮）。

ཀླུང་རྟ 〔名〕1.禄马。2.运气，时运。

རླུང་རྟ་ཉམས་པ 〔谚〕厄运，倒霉(迷信的话)。

ཀླུང་ཐང 〔名〕平原；河谷平地；田野。

ཀླུང་རྒྱུན 同 འབབ་ཆུ 〔名〕流水，溪水；河流。

ཀླུང་པ 〔名〕有水流的区域，河谷；河川。

ཀླུང་ཆག 〔名〕犏牛。

ཀླུངས 〔名〕耕种的地，田。

ཀླུབ 〔动〕(古)过去式为བཀླུབས。佩戴，装饰；穿着。

ཀླུབས་པ 〔动〕(古)穿着；披挂。〔名〕藏族一个部族名。

ཀླུའི་རྒྱལ་པོ 参看 ཀླུ་རྒྱལ。

ཀླུས་བཏེག་པ 〔动〕撑持；由下向上支撑。

ཀླེས 〔名〕衣架。

ཀློག་ཁྲིད 〔名〕领读，领念；教学。

ཀློག་མཁན 〔名〕读者；阅览者。

ཀློག་དེབ 〔名〕读物；读本；课本。

ཀློག་བདེ་པོ 〔形〕顺口，上口，易读。

ཀློག་འདོན 〔名〕1.诵读。2.朗诵，讽诵。

ཀློག་པ 〔动〕未来式为 ཀླག或བཀླག，过去式为 ཀླགས 或 བཀླགས，命令式为 ཀློགས 或 ཀློགས。读，读诵，念。

ཀློག་པ་པོ 〔名〕读者。

ཀློག་སྦྱོང 〔名〕练习诵读。

ཀློགས 〔动〕为 ཀློག་པ 的命令式。

ཀློང 〔名〕1.体积，空间。2.中心，中间。〔形〕厚广，深奥，广大无垠。

ཀློང་དཀྱིལ 同 ཀློང 〔名〕中心，中央，正中。

ཀློང་འཁོར 同 ཆུ་འཁོར 〔名〕水漩，漩涡。

ཀློང་བརྡོལ་བ 〔动〕涌出，泛溢，从中间冒出。

ཀློང་པ 同 རྙོག་མ 〔形〕浊秽，不净。

ཀློང་ཡངས 〔形〕1.宽广。

2. 广阔。

སྐྱོངས་པ 参看 དཀྲིགས་པ。

སྐྱོན 〔动〕修补；修整。

དཀག 〔名〕便秘；肠梗阻(病)。

དཀན 亦作 རྐན 有时代 རྐྱེན 〔名〕1. 上部。2. 上腭。

དཀའ 同 དཀའ་བ 或 དཀའ་བོ 〔形〕1. 难，因难。2. 劳苦。

དཀའ་ཁག 〔名〕困难。

དཀའ་འགག 〔名〕难关。

དཀའ་འགྲེལ 〔名〕1. 释难。2. 注解。

དཀའ་སྒྲུབ 〔动〕苦干。

དཀའ་ངལ 〔名〕困难；艰辛；风霜。

དཀའ་ངལ་བཟོ་བ 〔动〕刁难；制造困难。

དཀའ་ཉེན 〔名〕艰险；艰难险阻。

དཀའ་ཐག་ཆོད་པ 〔形〕困顿；非常困难。

དཀའ་ཐུབ 同 དཀའ་སྤྱོད 〔名〕1. 苦行；苦干；刻苦。2. 忏悔。3. 藏历正月的别名。

དཀའ་འཐབ 〔动〕1. 苦战。2. 战胜困难；克服困难。

དཀའ་སྡུག 〔名〕艰苦；艰辛；困苦。

དཀའ་གནད 〔名〕难点；症结；难题。

དཀའ་སྡང 〔名〕畏难。

དཀའ་སྤྱོད 同 དཀའ་ཐུབ。

དཀའ་བ 〔形〕困难；艰难。或作 དཀའ་བོ 痛苦；难耐。

དཀའ་སྦྱོང 〔名〕苦练；苦学。

དཀའ་ཚད 〔名〕难度。

དཀའ་ཚེགས 〔形〕艰辛；艰苦；困难。

དཀའ་ལས 〔名〕困苦；困难。

དཀའ་ལས་ཁག་པོ 〔谚〕困难。

དཀར 同 དཀར་པོ 〔形〕1. 白的。2. 忠诚；坦白；纯洁。

དཀར་རྐྱང 〔形〕纯白；全白。

དཀར་སྐྱ 〔形〕灰白；淡白色。

དཀར་ཁང 〔名〕1.灯塔。2.储藏室。

དཀར་ཁལ 〔名〕净蛋(除了皮)。

དཀར་ཁུང 同 སྐར་ཁུང 〔名〕1.窗。2.天窗。

དཀར་ཁྲ 〔形〕白底有花纹的(布、纸等)。

དཀར་ཁྲིགས 〔形〕1.白的。2.光亮的。3.闪光的。

དཀར་ཁྲོམ་མེ་བ 同 དཀར་ཆེམ་མེ་བ 或 དཀར་ཤུག་གེ་བ 〔形〕白亮亮，白光闪闪。

དཀར་མཁས་འགྲོ་ལམ 〔语〕白专道路。

དཀར་གོང 〔名〕1.磁料粘土，白粘土；瓷泥。2.白粘土的熔罐。

དཀར་རྒྱན 〔名〕1.白色装饰品。2.祭品中用的牛奶或酥油、奶渣。

དཀར་རྒྱབ 参看 དཀར་……རྟགས་རྒྱབ。

དཀར་ཆག 〔名〕1.索引；目录。2.记录。3.传记(指叙述事物的过程)。〔形〕白色；灰色。

དཀར་ཆབ་ཆབ 同 དཀར་……ཆེམ་ཆེམ 或 དཀར་ཆེམ་མེ 〔形〕放亮的白光；白闪闪的。

དཀར་ཆུ 〔名〕奶；乳类的总称。

དཀར་ཆུང་ནོ་རྩ 〔名〕贝母(药)。

དཀར་ཆེམ་ཆེམ 同 དཀར་……ཆབ་ཆབ。

དཀར་ཆེམ་མེ་བ 同 དཀར་ཁྲོམ་མེ་བ 或 དཀར་……ཤུག་གེ་བ。

དཀར་ཆོས 〔名〕1.白法；善法。2.酪。3.奶汁。4.奶制食品。

དཀར་ཇག 〔名〕白匪。

དཀར་འཇམ 〔名〕一种绸缎。〔形〕白嫩柔软。

དཀར་ཉེ 同 དཀར་བའི་ཉེ་བ 〔名〕知己，益友，忠心扶助他人者。

དཀར་གཉེར 〔名〕面颊下和嘴角的皱纹。

དཀར་རྟགས་རྒྱབ 或 དཀར་རྒྱབ 〔动〕在墙上或房顶上用白土画文字或图案，以表示吉祥如意。

དཀར་ཐག 〔名〕弓弦，白绳。

དཀར་ཐིག 〔名〕白线纹（迷信者在门外撒上白线图案，表示吉祥如意）。

དཀར་ཞོ 〔名〕奶，奶皮。

དཀར་མདངས 〔名〕白光，光线。

དཀར་འདོན 〔名〕昭雪，平反。

དཀར་ལྡན 〔名〕1.具白色。2.同 ཁྱབ་འཇུག 遍入（神名）。3.月亮。

དཀར་ཡོལ 〔名〕瓷盘，陶器碟子。

དཀར་ནག 〔形〕黑白，是非。

དཀར་ནག་གོ་ལྡོག 〔语〕颠倒黑白。

དཀར་སྣང 同 དཀར་གསལ。

དཀར་པོ 或 དཀར་མོ 〔形〕白色的，清净的，美的，洁白的。

དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ 〔名〕人参（药）。

དཀར་པོའི་ས་ཁུལ 〔名〕白区。

དཀར་ཕྱིད 〔名〕盛奶品的器皿。

དཀར་སྦྲོ 〔名〕1.饮食。2.素宴。

དཀར་ཁྱིབས 亦作 དཀར་ཁྱིགས 〔名〕楼阁，亭台，凉台。

དཀར་ཕྱོགས 〔名〕1.善的或正义的一方，善品（善业）。2.上弦月，上半月。

དཀར་བ 〔形〕1.白的，忠心耿耿，清白。2.纯洁。

དཀར་བའི་ཉེ་བ 同 དཀར་ཉེ。

དཀར་མེ 〔名〕灯。

དཀར་མོ 参看 དཀར་པོ。

དཀར་དམག 〔名〕白军。

དཀར་གཙང 〔形〕洁白。

དཀར་རྩི 〔名〕白漆；白釉；白色颜料；石灰。

དཀར་རྩིས 或 སྐར་རྩིས 〔名〕星相学；天文历算。

དཀར་ཆེར་བ 〔形〕1.极白。2.极美。

དཀར་ཆེས་པ 〔名〕1.旧时管理碗盏的人。2.同 སྐར་རྩིས་པ。

དཀར་མཛེས 〔名〕甘孜(四川省甘孜藏族自治州所在地)。

དཀར་མཛོད 〔名〕库房。

དཀར་ཞིལ་དམར་ཞིལ 〔语〕花花绿绿；五彩缤纷。

དཀར་ཟླ 〔名〕1.白月；吉祥月。2.五月。

དཀར་བཟོ་བརྒྱན 〔动〕乔装打扮；粉饰。

དཀར་འོད 〔名〕1.白光。2.萤火虫。

དཀར་འོད་གསལ་ལེ་བ 同 དཀར་ཁྲམ་མེ་བ。

དཀར་ཡ 同 དཀར་གཡང 〔名〕锡，铜器镀的锡。

དཀར་ཡོལ 〔名〕磁器；碗。

དཀར་གཡང 参看 དཀར་ཡ。

དཀར་རག 〔名〕白垩土。

དཀར་རིལ 〔名〕白丸；白而圆的。

དཀར་ལས 〔名〕1.白业(佛)；善事；善行。2.指挤奶、打奶等工作。

དཀར་ཤ 〔名〕白蘑菇。

དཀར་ཤུབས 〔名〕瓷器套子(碗、杯等)。

དཀར་སོད་གཏོང 〔语〕出租牛羊。

དཀར་བཤལ 〔名〕白粥。

དཀར་སངས 〔形〕洁白；白净；白净净的。

དཀར་སེར 〔形〕白里带黄；淡黄色。

དཀར་སྲུང་དམག 〔名〕白卫军。

དཀར་གསལ 同 དཀར་སྣང 〔形〕明亮，光明；漂亮；洁白；皎皎。

དཀར་གསུམ 〔名〕1.三白（即奶酪、奶子、奶油）。2.三种善业（佛）。

དཀར་ཤུག་གེ་བ 同 དཀར་འོད་གསལ་ལེ་བ或དཀར་ཐྲེམ་མེ་བ及དཀར་ཆེམ་མེ་བ。

དཀུ 〔名〕人体的两胯。

དཀུ་མཉེ 〔名〕1.坐毯。2.座位。3.参看 བསྐུ་མཉེ。

དཀུ་ལྟོ 〔名〕1.腰围；腹。2.一种骗术；诡计。

དཀུ་ལྟོ་ཆེ་བ 〔形〕1.身体粗壮。2.大腹。

དཀུ་ནད 〔名〕一种肾脏病。

དཀུ་བ 〔名〕恶臭；腥味。

དཀུ་སྒྲིམ 同 དཀུ་ལྟོ་ཆེ་བ。

དཀུ་སྒྲམ་པོ 〔形〕腰圆的；胯骨不突出。

དཀོན 或 དཀོན་པ 〔名〕珍宝；奇物。〔形〕稀少；稀罕；难得的；缺少的。

དཀོན་ཅོག 〔名〕（古）1.最珍奇或极稀罕的物。2.宝（佛宝、法宝、僧宝合称三宝）（佛）。

དཀོན་མཆོག 同 དཀོན་ཅོག。

དཀོན་གཉེར 〔名〕神殿中掌管供佛的僧人，香灯师。

དཀོན་པོ 同 དཀོན་པ 或 དཀོན་མོ 〔形〕稀少，贵重；珍贵。

དཀོན་མོ 同 དཀོན་པོ。

དཀོན་ནོར་ཉེབ་བསགས 〔谚〕奇货可居。

དཀོར 同 རྫས 为 ནོར 的敬语 〔名〕财物（一般指捐献给寺院或僧侣的财物）。

དཀོར་འཛིན་པ 〔名〕保管员；司库。

དཀོར་པ 〔名〕司库者；保管寺院中的捐款或基金者。

དཀོར་ཟ 〔名〕消耗者；白吃。〔动〕消耗财物。

དཀོར་སྲུང 〔名〕管理寺院财物的人。

དཀོལ་པ 〔名〕受痛苦者。〔形〕受灾难；受折磨。

དཀོས་ཐག 〔形〕1.受痛苦；受折磨。2.惹人讨厌。3.同 ཉམ་ཐག་པ。

དཀྱར 〔名〕长筒靴（渡冰河的工具）。

དཀྱིལ 同 **དབུས** 〔名〕中心；中央。

དཀྱིལ་གྱོང 〔名〕中间低洼；凹形。

དཀྱིལ་དཀྲུངས 〔名〕盘腿坐；跏趺（僧人习静时的坐式）。

དཀྱིལ་ཁུལ 〔名〕腹地；内地。

དཀྱིལ་འཁོར 〔名〕1.轮围；圆周；球圆。2.面庞。3.坛场；坛城；法坛（梵语曼荼罗，佛教密宗修法用的坛城）。4.区域；环境；范围。

དཀྱིལ་ཐད 〔名〕中间对直；直径。

དཀྱིལ་མཛུབ 〔名〕中指。

དཀྱུ་རྟ 〔名〕参加赛跑的马。

དཀྱུ་པ 〔动〕褪色（因洗涤次数多）。

དཀྱུ་བ 〔动〕未来式为 དཀྱུ，过去式和命令式为 དཀྱུས。1.跑；赛跑；竞走。2.榨出；滤出。

དཀྱུ་བ་པོ 〔名〕跑者（如跑马者）；竞赛的人。

དཀྱུ་བོ 〔形〕1.弯曲；歪斜。2.同 གཅུ་བོ。

དཀྱུ་ས 〔名〕跑马场；赛跑场；跑道。

དཀྱུད་པ 同 **བརྗེད་པ** 〔动〕忘记。

དཀྱུས 〔名〕长度；纵长，如：མིག་དཀྱུས་རིང་བ 丹凤眼（眼

睛细长)。

དཀྱུས་པ 〔动〕为 དཀྱུ་བ 的过去式。

དཀྱུས་འབྲུ 〔名〕杂粮。

དཀྱུས་མ 〔形〕一般的，普通的，日常的。

དཀྱུས་མོ 同 མགྱོགས་པ 〔形〕疾速；快速。

དཀྱུས་ཚད 〔名〕量度(指长短)。

དཀྱུས་བཞིན 〔副〕日常，照常，通常。

དཀྱུས་རིང 〔名〕竖长；广阔；大，长。

དཀྱུས་སུ 〔副〕1.非横宽，纵长，直着，顺着。2.同 སྲིར 或 ཐུན་མོང་དུ。

དཀྱེལ 同 ཀློད 〔名〕周界，容量。

དཀྱེལ་པོ་ཆེ 〔名〕1.宽宏大量，容量大。2.万有；宇宙。

དཀྱོག་བཤད 〔名〕曲解，歪曲解说。

དཀྱོར་འཁྱིན 〔名〕1.曲行，谄诳；欺诈的行为。2.能推倒的；能推动的；能跌倒的。〔动〕欺诈，推动，跌倒。

དཀྲི་བ 〔动〕过去式为 དཀྲིས (参照 འཁྲི་བ)。1.指导；引导。2.包裹，缠绕，摺。〔名〕1.圈套。2.包裹。

དཀྲིགས་པ 〔动〕1.密，密集(如云)。2.使黑暗，散布。

དཀྲིལ་ལེ 〔副〕1.圆的，整的。2.明了。

དཀྲིས་པ 〔动〕1.为 དཀྲི་བ 的过去式。2.陷，陷溺。3.同 བཅིང。

དཀྲུག་ཧྲེགས 〔名〕旋床。

དཀྲུག་མདའ 〔名〕搅拌的工具。

དཀྲུག་པ 〔动〕未来式为 དཀྲུག，过去式和命令式为 དཀྲུགས。1.骚乱，骚扰，挑拨；煽动；搅拌。2.旋。

དཀྲུག་ཤིང 〔名〕煽动，搅乱，挑拨。

དཀྲུགས་པ 〔动〕为 དཀྲུག་པ

的过去式。

དཀྲུམ 亦作 ཀྲུམས 〔名〕肉；肉食（敬）。

དཀྲུམ་མདའ〔名〕手枪，短枪。

དཀྲུམ་པ〔动〕未来式为 དཀྲུམ，过去式为 དཀྲུམས。破碎，打碎，捣烂。

དཀྲུམས་པ〔动〕为 དཀྲུམ་པ 的过去式。

དཀྲེ〔名〕龟头；男性生殖器的尖端。

དཀྲོག་གཏམ〔名〕谣传，谣言，

དཀྲོག་པ〔动〕未来式为 དཀྲོག，过去式和命令式为 དཀྲོགས。1.搅，侵扰，怂恿，混合。2.摇尾。3.唤醒，惊起。

དཀྲོགས་པ〔动〕为 དཀྲོག་པ 的过去式。

དཀྲོང་བསྐྱེད〔动〕顿起，顿生，瞬息生起；瞬时了悟。

དཀྲོངས་པ〔动〕杀害（敬）。

དཀྲོལ་བ〔动〕为 འཁྲོལ་བ 的未来式及过去式。

དཀྲོལ་མ〔名〕雕刻品。

བཀག〔动〕为 འགོག་པ 的过去式。

བཀག་བཀའ〔名〕禁令。

བཀག་སྐྱིལ〔名〕禁锢，禁闭，监禁，羁押，拘留。

བཀག་ཁྲིམས〔名〕禁律。

བཀག་འགོག〔名〕阻止，阻挠，障碍，抵御。

བཀག་རྒྱ〔名〕1.障碍物，框框，罗网。2.局限，约束，禁止。

བཀག་རྒྱ་གྲོལ་བ〔语〕解禁。

བཀག་སྒོ〔名〕闸门。

བཀག་སྒོར〔名〕迟延，阻碍。

བཀག་ཆ་བྱེད་པ〔语〕禁止，反驳，使阻碍。

བཀག་ཉར〔名〕拘留，扣押。

བཀག་རྡོ〔名〕障碍物，绊脚石。

བཀག་སྡོམ〔名〕封锁。

བཀག་སྡོམ་ས་མཚམས〔名〕封锁线。

བཀད 〔动〕为 འགེངས་པ 的过去式。

བཀད་འཇོག 〔名〕储蓄；储藏；贮备。

བཀད་དང་པོ 〔名〕首次；初次；第一回。

བཀད་ས 〔名〕1.食堂，厨房。2.住处；家；集合处。

བཀན་པ 〔动〕1.使弯曲；弯。2.放置，压；贴近。3.握紧；伸展。4.撬起，拔起；仰起；伸起。

བཀབ་པ 〔动〕为 འགེབས་པ 的过去式。

བཀམ་པ 〔名〕钳子。〔动〕1.仰起，伸展。2.放置；压。3.贴近；握紧。

བཀའ 〔名〕命令；训诫，教诫；语言(敬)。

བཀའ་བཀོད 〔名〕指令。

བཀའ་བཀོད་པ 〔语〕指示；通令；下令。

བཀའ་བཀྱོན 〔动〕责骂；申斥；口头申斥；长者的教训(敬)。

བཀའ་བཀྲམ་པ 〔语〕通令；通缉。

བཀའ་བཀྲོལ 〔名〕1.解释经论的意义。2.宽恕；请准假。3.散会；讨论结束。

བཀའ་སྐོར་ཞུ་བ 〔语〕请示。

བཀའ་ཁོལ 〔名〕1.受指示的人。2.重要命令。

བཀའ་ཁྱབ 〔名〕命令，法令，布告，公告。

བཀའ་ཁྱབ་ཞིབ་གསལ 〔语〕明令。

བཀའ་ཁྲིད་གནང་བ 〔语〕讲课；讲授；传授；上课(敬)。

བཀའ་ཁྲིད་ཞུ་བ 〔动〕领教；请教；求教。

བཀའ་ཁྲིམས 〔名〕法律，法典；法令。

བཀའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ 〔语〕违法。

བཀའ་འཁོར 〔名〕使者，随从，随员；通讯员(敬)。

བཀའ་འཁོལ 〔名〕1.受指使者。2.极重要的命令。

བཀའ་གྲོས 〔名〕会议，商议。〔动〕1.商榷。2.劝告(敬)。

བཀའ་གྲོས་འདྲི་བ 〔语〕请求，要求，请问。

བཀའ་ཤྲིགས 〔名〕信，亲笔书信(敬)。

བཀའ་བགྲོ་བ 同 བཀའ་གྲོས 〔语〕商酌；商议；公议(敬)。

བཀའ་མགྲོན 〔名〕原西藏地方政府(噶厦)中专管接待客人的官人。

བཀའ་འགྱུར 〔名〕译成藏文的释迦教言；大藏经中的甘珠尔部，经藏。

བཀའ་རྒྱ 〔名〕1.命令。2.公事，文件。

བཀའ་རྒྱ་མ 〔名〕1.密封；密封有印的书籍。2.密训。

བཀའ་རྒྱུད 或 བཀའ་བརྒྱུད 〔名〕1.教义的传承。2.西藏佛教的一派，即 བཀའ་བརྒྱུད་པ 噶举派(白教)。

བཀའ་སྒུག་པ 〔语〕待命。

བཀའ་བརྒྱུད་པ 〔名〕噶举巴(西藏佛教一流派名，以传承"教诫"为主)，又称白教。

བཀའ་བསྒོ 〔名〕1.指令；旨意；命令。2.差使。

བཀའ་བསྒོས་པ 〔语〕已发布命令；已嘱托；已差使。

བཀའ་མངག 〔名〕委托。

བཀའ་མངག་གནང་བ 〔语〕嘱咐，委托，受托。

བཀའ་གཅོག་པ 〔语〕违令，不服从吩咐。

བཀའ་ཆད 〔名〕惩罚(敬)。

བཀའ་ཆེམས 〔名〕遗命，遗嘱；遗教(敬)。

བཀའ་མཆིད 〔名〕1.指示，答复。2.谈话；允许；许诺。

བཀའ་ཉན 〔名〕使者；仆役。〔动〕服从；听从；尽职；服从命令。

བཀའ་གཉན 〔名〕严令，严肃重要；严厉的统治者。

བཀའ་བཏགས 〔名〕公布的命令。

བཀའ་རྟགས 〔名〕1.印信；关防。2.教规；格言。

བཀའ་ཕྱིར 〔副〕遵命；如命。

བཀའ་བསྟན 〔名〕经论（经部和论部的合称）（佛）。

བཀའ་བསྟན་འགྱུར 〔名〕翻译的经藏和论藏；大藏经（佛）。

བཀའ་ཤོག 〔名〕1.命令；谕旨。2.教诫。3.典诰。

བཀའ་ཐམ 〔名〕印；钤记；关防。

བཀའ་ཐོབ་པ 〔语〕奉命。

བཀའ་དྲི 〔名〕或〔动〕问；询问（敬）。

བཀའ་དྲིན 〔名〕恩惠；仁爱；慈惠。

བཀའ་དྲིན་ཅན 〔名〕恩人。

བཀའ་དྲིན་ཆེ 〔语〕1.极和霭；极慈惠。2.感谢；致谢；谢谢。

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ 〔语〕表示感恩；表示感谢。

བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ 〔语〕不忘恩情；念恩。

བཀའ་དྲིན་གསོལ 〔动〕报恩；报答。

བཀའ་དྲུང 〔名〕大臣；近臣（敬）。

བཀའ་གདམས་པ 〔名〕1.劝戒。2.噶当派，阿提夏开创的西藏佛教宗派之一，为黄教的先河。

བཀའ་མདའ 为 བཀའ་བློན་དང་མདའ་དཔོན 的缩写〔名〕大臣或大将。

བཀའ་བསྡུ་བ 〔语〕搜集整理佛教经典著作；结集经典。

བཀའ་གནང་བ 〔语〕命令（敬）。

བཀའ་ཕབ་པ 〔语〕下令；命令。

བཀའ་འཕྲིན 〔名〕书信；消息（敬）。

བཀའ་ཁྲིས 〔名〕1.书面教诫。

2.遗书。3.同 བཀའ་ཤོག。

བཀའ་བློན 〔名〕大臣，噶伦（原西藏地方政府的官员名）。

བཀའ་དབང 〔名〕大臣；宰相。

བཀའ་འབངས 〔名〕属民；庶民。

བཀའ་འབེབས་པ 〔语〕下令；下命令。

བཀའ་མོལ 〔名〕谈话。〔动〕商讨；商谈；谈判；商榷（敬）。

བཀའ་བཙན 〔名〕严令，决定的命令。

བཀའ་རྩོམ 〔名〕著作。

བཀའ་རྩོམ་གནང་བ 〔动〕编写，写作，著书，撰文。

བཀའ་སྩལ་བ 〔动〕赐教。

བཀའ་ཚིགས 〔名〕1.书信；教言。2.复信，批复（敬）。

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ 〔语〕奉行。

བཀའ་ལ་ཉན་པ 〔语〕服从。

བཀའ་ལན 〔名〕回答；回话；批复（敬）。

བཀའ་ལས་འགོངས་པ 〔语〕违命。

བཀའ་ཤྲུང 〔名〕命令，告诫，教诫。

བཀའ་ལོག 〔名〕1.违背教令；反抗命令。2.背弃誓言者。

བཀའ་ཤག 〔名〕噶厦，原西藏地方政府的办公厅。

བཀའ་ཤོག 〔名〕1.公文，公函，书信。2.命令。3.执据；护照；证件（敬）。

བཀའ་སློབ 〔名〕或〔动〕指示；教诲。

བཀའ་སློབ་ཞུ་བ 〔语〕请教；请给予；请指教。

བཀར་འཇོག 〔名〕另外安放（贮存）。

བཀར་བ 〔动〕为 དཀར་བ 的过去式。分开，区分，隔离，选择。

བཀལ་བ 〔动〕1.为 འགེལ་བ 的过去式。2.为 འཁལ་བ 的过去式。

བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན

〔名〕封建。

བཀལ་བ 〔动〕为 འགེལ་བ 的过去式。

བཀལ་མ་བཟོ་གསུམ 〔名〕封资修。

བཀུ་བ 〔名〕精英；精华。

བཀུག་པ 〔动〕为 འགུགས་པ 的过去式。

བཀུམ་པ 〔动〕为 ཀུམ་པ 的过去式。

བཀུར་སྟི 〔名〕尊重，敬重；崇重；崇敬的款待。

བཀུར་འདེབས 同 སྐུར་འདེབས 〔名〕1.毁谤，捏造，虚构。2.谩骂；诬蔑。3.损减。

བཀུར་བ 〔动〕1.虔敬；尊重。2.携带；摄取；递送；寄。

བཀུར་ཚིག 〔名〕颂词，称赞语；恭维话。

བཀུར་བསྟོད 〔动〕1.尊敬。2.称赞；拥护。3.供养，侍奉；孝敬。

བཀུར་འོས 〔形〕值得恭敬的，应爱戴的，应尊重的。

བཀོག་པ 〔动〕为 འགོག་པ 的过去式。

བཀོད་པ 同 སྤ་བཀོད་པ 〔动〕惊骇；恐吓。

བཀོད 〔动〕为 འགོད་པ 的过去式。

བཀོད་ཁྱབ 〔名〕命令；指挥。

བཀོད་སྒྲིག 〔动〕安排，安置；配备，布局。

བཀོད་མངག 〔名〕调派。

བཀོད་ཇུས 〔名〕决策。

བཀོད་ཇུས་གཏོང་བ 〔语〕出谋；策划；想办法；指挥；唆使。

བཀོད་གཏོང 〔名〕调度，调派。

བཀོད་གཏོང་བ 〔名〕调度员；指挥者。

བཀོད་འཐབ་པ 〔名〕指战员。

བཀོད་འདོམས 〔名〕指挥，

叮咛，嘱咐。

བཀོད་འདོམས་པ 〔名〕指挥员。

བཀོད་འདོམས་བྱེད་པ 〔语〕统帅，指挥；统辖。

བཀོད་ཟླན 〔名〕1.藏历的十一月。2.人马宫（十二宫之一）。

བཀོད་པ 〔动〕参看 འགོད་པ 和 བཀོད。〔名〕计划，计谋。

བཀོད་པ་མཐུན་པོ 〔语〕雅致；协调；布置得当。

བཀོད་པ་འདོན་པ 〔语〕出主意。

བཀོད་མའི་ཆུ 〔名〕喷泉，泉水不断向上冒出者。

བཀོན་པ 同 ཁྲོ་བ 〔动〕怒，忿怒。

བཀར་མགོ་བྱེད་པ 〔语〕发起；筹备；起首。

བཀོལ་སྙིགས 〔名〕废物，渣滓。

བཀོལ་བདེ་བོ 〔形〕易使；得心应手；顺手。

བཀོལ་ཕྱུགས 〔名〕驮畜，役畜。

བཀོལ་བ 〔动〕为 འཁོལ་བ 的过去式。

བཀོལ་སྤྱོད 〔名〕使用，利用。

བཀྱགས་པ 〔动〕为 འཁྱག་པ 的过去式。

བཀྱལ 或 བཀྱལ་བ 〔名〕无谓之谈；妄语，空谈，瞎说。

བཀྱིགས་པ 〔动〕为 འཁྱིག་པ 的过去式。

བཀྱེ་བ 〔动〕为 འཁྱེད་པ 的未来式。

བཀྱེད་པ 〔动〕向后弯，斜倚；向后靠。

བཀྱེས་པ 〔动〕为 དཀྱེ་བ 的过去式。

བཀྱོན་པ 〔动〕谴责；骂；斥责。

བཀྲ་བ 〔动〕或〔形〕过去式为 བཀྲས་པ。1.有变化；美

丽。2.罗列。3.闪烁。

བཀྲ་ལམ་འཆར 〔形〕光华；色彩；光彩。

བཀྲ་ལམ་མེ 同 ཁྲ་ལམ་མེ 〔形〕闪光；光明；华丽。

བཀྲ་ཤིས 〔名〕或〔形〕吉祥，吉利；幸福。

བཀྲ་ཤིས་ཁྲ་རིང 〔名〕吉祥幡(佛)。

བཀྲ་ཤིས་ཉིས་རྩེག 〔语〕双喜；双喜临门；喜上加喜。

བཀྲ་ཤིས་དུང 〔名〕右旋白螺。

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས 〔语〕吉祥如意。

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ 〔语〕庆贺；祝福；恭喜。

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཁ་བ 〔语〕瑞雪。

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆུ 〔名〕吉祥水；圣水(佛)。

བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག 〔名〕瑞香花。

བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྐྱེས 〔语〕贺礼；礼物；献礼。

བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས 〔语〕丰年；吉祥年。

བཀྲ་ཤིས་ཤོག 〔语〕吉祥来临；愿圆满吉祥；愿吉祥如意(祝愿词)。

བཀྲ་ཤིས་སྲུང་བའི་གོ་ཆ 〔名〕护吉祥铠。

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ 〔名〕扎什伦布(西藏四大寺院之一，在西藏日喀则县)。

བཀྲག 〔形〕光华，灿烂；闪烁；光辉耀目。

བཀྲག་མདངས 〔名〕光彩，色泽；闪烁；灿烂。

བཀྲག་རྩི 〔名〕油漆；颜料；桐油。

བཀྲབ་པ 〔动〕未来式为 བཀྲབ་པ，过去式为 བཀྲབས་པ，命令式为 བཀྲོབས。选择；拣选。

བཀྲབས་པ 〔动〕为 བཀྲབ་པ 的过去式。

བཀྲམ 〔动〕为 འགྲེམ་པ 的未来式。

བཀྲམ་སྟོན 〔名〕展览；陈列。

བཀྲམ་པ 〔动〕过去式为 བཀྲམས་པ。展布；散布；发行；散发；陈列；布置；摆开；展开。

བཀྲམས་པ 〔动〕为 བཀྲམ་པ 的过去式。

བཀྲལ་བ 〔动〕为 འགྲེལ་བ 的过去式。

བཀྲས་བཏགས 〔名〕吉祥和哈达二字的缩写。

བཀྲས་པ 〔动〕1.为 བཀྲ་བ 的过去式。2.为 བཀྲ་ཤིས་པ 的缩写，也写作 བཀྲིས་པ。

བཀྲིས་པ 同 འཁྲིད་པ 〔动〕1.引导；指导；携带。2.为 བཀྲ་ཤིས་པ 的缩写。

བཀྲུ 〔动〕为 འཁྲུད་པ 的未来式。

བཀྲུ་སྨན 俗语为 བཤལ་སྨན 〔名〕洗药；泻药。

བཀྲུས 〔动〕为 འཁྲུད་པ 的过去式。

བཀྲེན་ཟབ་ཅན 〔名〕1.贫穷者。2.饥饿者。3.乞丐。

བཀྲེན་པ 〔形〕贫乏；饥饿；空虚。

བཀྲེས་སྐོམ 为 བཀྲེས་པ 和 སྐོམ་པ 的缩写〔形〕或〔名〕饥渴。

བཀྲེས་ན་བ 〔名〕饥饿之痛苦；饥病。

བཀྲེས་ཟབ 〔名〕饥饿；贪食。

བཀྲེས་པ 〔形〕饥饿。

བཀྲོངས་པ 〔动〕为 འཀྲོངས་པ 的过去式。

བཀྲོབས 〔动〕为 བཀྲབ་པ 的命令式。

བཀྲོལ་བ 〔动〕为 འཀྲོལ་བ 的过去式。

བཀྲོས་པ 〔动〕训勉；勉励；慰勉。

བསྐྲག་པ 〔动〕为 སྐྲག་པ 的未来式。

བཀླགས་པ 〔动〕为 ཀློག་པ 的过去式。

བཀླུབས 〔动〕为 ཀླུབ 的过去式。

རྐ 〔名〕水漕，水沟；渠。

རྐ་ཆུ 〔名〕沟水，渠水。

རྐང 〔名〕1.髓。2.纲；骨干；基础；根源。〔量〕根，束；捆，把。

རྐང་གོར 同 རྐང་གདུབ 〔名〕足钏(足上的装饰品)。

རྐང་ཀྱོག 〔名〕腿弯曲的，罗圈腿。

རྐང་དཀྲི 〔名〕裹腿，绑腿。

རྐང་སྐོར་འབྲུ་རྡུང་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕脚踏打谷机。

རྐང་ཁུམ་ལག་ཁུམ 〔谚〕缩手缩脚。

རྐང་གོབ་ལག་གོབ 〔语〕笨手笨脚。

རྐང་ཁྲ 〔名〕古印度一王名。

རྐང་ཁྲི 〔名〕1.脚凳。2.脚蹋。

རྐང་འཁུམ 〔名〕1.缩脚。2.因病不能伸直腿足者，蜷腿。

རྐང་འཁོར 同 ལྕགས་རྟ 〔名〕脚踏车，自行车。

རྐང་འཁྲོར 〔语〕跺脚，顿足。

རྐང་འཁྲབ་ལག་གཡུགས་བྱེད་པ 〔语〕手舞足蹈。

རྐང་ཁྲ 参看 རྐང་ཚེགས。

རྐང་གླིང 〔名〕红教用的腿骨号(用死人腿骨制成的号筒)。

རྐང་མགྱོགས 〔名〕捷足，举步轻快；神足通(佛)。

རྐང་འགྲོ 〔名〕1.步行，旅行者。2.脚夫；挑夫。

རྐང་བརྒྱ་ལག་བརྒྱ 〔名〕蜈蚣，百足虫。

རྐང་དར 〔名〕小腿。

རྐང་དངུལ 〔名〕股金，基金。

རྐང་ལྕགས་ལག་ལྕགས 〔语〕手铐脚镣。

རྐང་རྗེན 〔名〕赤脚。

རྐང་རྗེན་སྨན་པ 〔名〕赤脚医生。

རྐང་རྗེས 〔名〕踪影；踪迹；足迹；脚印。

རྐང་རྗེས་ལག་བསྙབ 〔语〕自功自弃；前功尽弃。

རྐང་ཉ 〔名〕小腿；小腿肚。

རྐང་ཉག 〔名〕脚腕子。

རྐང་གཉིས 〔名〕1.人类。2.飞禽和两足动物的藻词。

རྐང་གཏད 〔名〕专门；特地；故意，有意。

རྐང་རྟེན 〔名〕脚凳；支架。

རྐང་སྟབས 〔名〕1.步法；步态。2.步骤。

རྐང་ཐང 〔名〕步行；徒步。

རྐང་མཐིལ 〔名〕足心；脚底；脚掌，脚板。

རྐང་འཐེང 〔名〕瘸腿，跛足；跛子，跛者。

རྐང་དུང 参看 རྐང་གླིང。

རྐང་དྲུག 〔名〕六足者，蜂的别名。

རྐང་དྲུག་ཚིམས 同 ཨ་མྲའི་ཤིང 〔名〕芒果树。

རྐང་དྲུག་མཛོད 〔名〕六足库（莲花的藻词）。

རྐང་གདུབ 〔名〕足钏（脚上的装饰品）。

རྐང་འདེགས 〔名〕垫脚物（垫脚石之类）。

རྐང་འདྲེན 〔语〕1.伸腿，伸脚，拉后腿。2.羞耻，失体面；不名誉；丢丑；现丑。3.向导。

རྐང་ནས་མེད 〔语〕根本没有。

རྐང་སྣམ 〔名〕1.裤子。2.粗毛制的裹腿。

རྐང་པ 〔名〕1.脚；足；腿；兽的后腿。2.诗句；诗行。

རྐང་པའི་དར་དུང 〔名〕胫骨（小腿骨）。

རྐང་པའི་ཉ་རིལ 〔名〕小腿肚。

རྐང་པའི་ཚིགས 〔名〕脚关节。

རྐང་པའི་མཛུབ་གུ 同 རྐང་སོར 〔名〕脚趾。

རྐང་བམ 〔名〕1.腿肿（水肿之类）。2.亦作 རྐང་འབམ。

རྐང་པའི་གུང་མོ [名] 第二趾。

རྐང་པའི་རྟིང་པ 同 རྐང་པའི་རྨི་རྟིང [名] 踵，脚后跟。

རྐང་པའི་མཐེ་བོ [名] 拇趾；大拇趾。

རྐང་པའི་མཐེ་ཆུང [名] 小趾。

རྐང་པའི་རྨི་རྟིང 同 རྐང་པའི་རྟིང་པ。

རྐང་པའི་རྩ [名] 脚腕脉，脚筋。

རྐང་པའི་སྲིན་ལག [名] 无名趾。

རྐང་བོལ [名] 脚背。

རྐང་ཤེད [名] 骨干（起支撑作用的）。

རྐང་ཤེད་མཁན [名] 骨干；中坚，主体。

རྐང་ཐུམ [名] 骨髓汤（如煮骨髓汤汁）。

རྐང་འབམ [名] 脚气病。

རྐང་མང [名] 1.螃蟹，多足者。2.诺瞿陀树（ཉིང་ཏྲ་གྲོ་དྷ）。

རྐང་མར [名] 髓，骨髓。

རྐང་མིག [名] 足目仙人（古印度创立正理学派的人）。

རྐང་དམག [名] 步兵；陆军。

རྐང་བཙུགས [语] 立足；树立根基；奠基；建基。

རྐང་རྩ [名] 1.脚脉，脚筋。2.股金；成本。

རྐང་ཚ [名] 岗察（青海省海北藏族自治州的一个县）。

རྐང་ཚིགས [名] 脚关节；脚腕儿。

རྐང་ཚེགས [名] 腿困；腿乏；脚疼。

རྐང་མཛེར 为 རྐང་མཛུབ་འཛེར་བ 之缩写 [名] 鸡眼，瘤利（脚上的）。

རྐང་འཛིན [名] 基干；骨干。

རྐང་ཞ་བ 同 རྐང་འབེང 或 རྐང་ཞོན [名] 跛足，脚足残废者。

རྐང་གཞུ་ལག་གཞུ [语] 动手

动脚。

རྐང་བཤག 〔名〕髀肉；臀部之肉。

རྐང་བཞི 〔名〕1.兽。2.四足者。

རྐང་ཟམ 〔名〕便桥；独木桥。

རྐང་ཡག་པོ 〔形〕质地紧密；结实。

རྐང་ཡོན 参看 རྐང་ཞ་བ。

རྐང་རིང 〔名〕1.鹤。2.鹭。3.长腿。

རྐང་ཐུལ 参看 རྐང་ཐུ。

རྐང་ལག 〔名〕四肢；手脚。

རྐང་ལམ 〔名〕小路；便道。

རྐང་ཤིང 〔名〕1.机器踏板。2.树干。3.地板。

རྐང་ཐུ 同 རྐང་ཐུལ 〔名〕脚疮；脚气病。

རྐང་ཤུབས 〔名〕袜子；袜套。

རྐང་སོར 〔名〕足趾；脚指头。

རྐང་གསུམ 〔名〕三脚支架。

རྐན 〔名〕上腭。

རྐན་ཐུག 〔名〕1.鼻疳(病)。2.后腭；软腭。

རྐན་མཆན་གཟུགས་ཅན 〔名〕扁桃体。

རྐམ་པ 同 བརྐམ་པ 〔名〕情欲；深情；贪恋；奢望。

རྐུ་ཁྱེར 〔名〕窃取；盗用；被盗。

རྐུ་བ 〔动〕未来式为 བརྐུ，过去式为 བརྐུས，命令式为 རྐུས。偷窃；盗窃。

རྐུ་བརྫུགས་པ 〔语〕诬赖；栽赃。

རྐུ་ཚོང 〔名〕偷卖。

རྐུ་ལེན 〔名〕窃取。

རྐུ་ཤོར 〔名〕失盗。

རྐུ་བཤུས་བྱེད་པ 〔动〕剽窃。

རྐུན་ཇག 〔名〕盗贼；盗匪。

རྐུན་ཉེས་ཐོད་གཞི 〔名〕窃案。

རྐུན་ནོར 〔名〕赃物；赃款。

རྐུན་པོ 〔名〕小偷；男贼。

རྐུན་པོ་གཙོང་གིས་འཛོག 〔语〕做贼心虚。

རྐུན་དཔོན 〔名〕贼头；匪首。

རྐུན་མ 〔名〕1.盗贼。2.限的

别名。

རྐུན་མ 〔名〕贼,小偷,偷窃者。

རྐུན་མོ 〔名〕女贼。

རྐུན་ཚང 〔名〕贼窝。

རྐུན་ཟོངས 〔名〕贼赃;行贿的财产。

རྐུབ 〔名〕1.肛门。2.后部,臀;尾闾。

རྐུབ་ཀྱག 同 རྐུབ་སྐྱག 〔名〕板凳;椅。

རྐུབ་རྐུབ 〔形〕末尾,最后。

རྐུབ་འགག 〔名〕肠梗阻;便秘。

རྐུབ་སྐྱག 参看 རྐུབ་ཀྱག。

རྐུབ་འབུ 〔名〕蛲虫(肛门内一种白色小虫)。

རྐུབ་ཚོས 〔名〕臀部,屁股。

རྐུབ་ཡང་པོ 〔形〕勤快;好动;利落。

རྐུབ་གཡོག 〔名〕走狗; 狗腿子;奴才;走卒。

རྐུབ་བཤིགས་བརྒྱབ 〔语〕用屁股(向左右)挤;牲口互相撞挤。

རྐུས 〔动〕为 རྐུ་བ 的命令式。

སྐེ་བ 〔形〕虚弱,瘦,干瘦。

སྐེད་རྒྱན 〔名〕腰部的装饰,腰带。

སྐེད་རྔ 〔名〕腰鼓。

སྐེད་ནད་ཅན 〔名〕腰病者,行月经的女人。

སྐེད་པ 〔名〕腰,腰部,

སྐེད་པ་ཆད 〔动〕经期过了,年老经绝。

སྐེད་པ་བབ 〔动〕来月经。

སྐེད་ཕྲ་མ 〔名〕细腰,美女。

སྐེད་འབྲས 〔名〕治热病的一种药果。

སྐེད་མེད་མ 〔名〕美女,美妇;细腰的妇女。

སྐོ་ཆུ 或 སྐོ་ཆ 〔名〕掘地而出的水(如池或井)。

སྐོ་འདོན 〔名〕开采;采掘。

སྐོ་བ 〔动〕 未来式为 བསྐོ,过去式为 བསྐོས,命令式为 སྐོས。1.挖;掘,锄.2.刻,雕。

རྐོ་བྱེད 〔名〕1.猪。 2.穴居者，如鼠等。3.掘具，锄器(如铲、锄等)。

རྐོ་འབྲི 〔名〕篆刻。

རྐོ་མ 〔名〕镢头；锄头。

རྐོ་མོ 同 རྐོ་མ。

རྐོ་འཇོལ 〔名〕发掘。

རྐོ་བཟོ 〔名〕雕塑。

རྐོང་པ 同 ཟ་རྐོང 〔名〕金钱癣；疥(病)。

རྐོང་བུ 〔名〕1.杯；盏。2.灯盏。

རྐོང་ཞུ 同 རྐོང་བུ。

རྐོད་པ 同 རྐོ་བ 〔动〕1.挖。2.刻。

རྐོན་པ 亦作 སྐོན་པ〔名〕1.罗网。2.捕野兽的工具。3.鸟网。

རྐོན་ཞུ 参看 རྐོན་པ。

རྐོམ་ཚུགས 〔动〕倚，支撑。

རྐོས 〔动〕为 རྐོ་བ 的命令式。

རྐྱ 〔名〕1.搓成的股；五股的绳子。2.交织；交叉。

རྐྱང 〔名〕野驴。〔形〕单独；单一；每一；孤独，

རྐྱང་དཀར 〔形〕浅棕色(指马、驴、骡等毛色)。

རྐྱང་རྐྱང 〔形〕1.同 རྐྱང་པ。2.尖骝色(马的毛色)。〔副〕仅仅。

རྐྱང་སྐས 〔名〕独木梯。

རྐྱང་སྐུམ 〔名〕伸缩。

རྐྱང་ཁུག 〔语〕单直与双折，直伸与折弯。

རྐྱང་འགྲོ་ལམ་ཐིག 〔名〕单行线。

རྐྱང་ཐག 〔名〕长绳。

རྐྱང་ཐང 〔名〕荒原。

རྐྱང་འདེབས 〔名〕单耕作，单植。

རྐྱང་ལྟེབ 〔名〕折叠一层；单折。

རྐྱང་ནག 〔形〕黑枣骝色(如马、骡等毛色)。

རྐྱང་ཞོ 参看 སྐྱང。

རྐྱང་པ 〔形〕单独，单纯。

རྐྱང་མ 〔名〕动脉之一。

རྐྱང་དམར 〔形〕枣红色(指马、骡等毛色)。

རྐྱང་ཐུ 〔名〕 1.单独。2.夜间。

རྐྱང་སེར 〔形〕 淡黄色；土色。〔名〕 风。

རྐྱན 〔名〕 茶壶；铜壶。

རྐྱན་ཐུ 〔名〕 铜或银制的一种盛茶器皿。

རྐྱལ་ཁ 〔名〕 空谈；嘲弄。

རྐྱལ་རྒྱག་པ 〔动〕 游泳。

རྐྱལ་རྒྱག་ས 〔名〕 浴场。

རྐྱལ་སྟོང 〔名〕 1.空囊。2.徒有其表(内部空虚)。3.不务正业者。

རྐྱལ་པ 〔名〕 袋，皮袋。〔动〕 游泳；浮游。

རྐྱལ་པ་ཚ་ཐུབ 〔名〕 喜马拉雅米口袋(药)。

རྐྱལ་ཐུ 〔名〕 小袋；小囊；小皮袋。

རྐྱལ་རྩལ 〔名〕 游泳技巧。

རྐྱལ་རྩེ 〔名〕 游泳，玩水。

རྐྱལ་རྫིང 〔名〕 游泳池。

རྐྱེན 〔名〕 1.缘；外缘。2.不幸；灾难；舛运。3.条件(ཆ་རྐྱེན)。

རྐྱེན་ཁ་ལེན་ཁ 〔语〕 不幸，三长两短。

རྐྱེན་གྱིས 〔连〕 因为，因故，缘故，缘起。

རྐྱེན་ཐུབ 〔形〕 能受，能忍，逆来顺受。

རྐྱེན་མ་བྱུང་གོང་ལ་སྒྲིག་པ 〔语〕 防患未然，未雨绸缪。

རྐྱེན་སྨན 〔名〕 1.医药。2.诊断病源之药。

རྐྱེན་རྩ 〔名〕 祸根。

རྐྱེན་རྩ་ཚད་སྒྲག 〔语〕防微杜渐。

རྐྱེན་རྩི 〔名〕 (古)1.药的总名。2.同 རྐྱེན་སྨན。

རྐྱེན་ལམ 〔名〕 逆境；遭遇不幸。

རྐྱེན་སློང 〔名〕 或〔动〕 寻衅，挑衅。

རྐྱོང་གདན 〔名〕 1.坐位。2.长垫子。

རྐྱོང་བ 〔动〕 未来式为 བརྐྱང，过去式为 བརྐྱངས， 命令式为 རྐྱོངས。 伸长，伸出，

展开，伸展。

རྒྱང་ཤུགས 〔名〕张力。

རྒྱོངས 〔动〕为རྒྱོང་བ的命令式。

ལྐག་ལྐོག 〔形〕隐蔽，偏僻。

ལྐུགས་གར 〔名〕哑剧。

ལྐུགས་དགོད 〔名〕傻笑。

ལྐུགས་རྟགས་ཚ་བོ 〔语〕傻像，傻里傻气。

ལྐུགས་འཐོམ་འཐོམ 〔形〕傻糊糊，傻瓜儿，糊糊涂涂。

ལྐུགས་བརྡ་བྱེད 〔动〕哑巴打手势。

ལྐུགས་པ 〔名〕1.哑，默然。2.呆，鲁钝。3.哑巴。

ལྐུགས་པ་ཡུ་རྩིགས་བྱེད་པ 〔语〕执迷不悟，固执己见。

ལྐུགས་རྫུལ་བསྟན་པ 〔语〕装傻，装糊涂。

ལྐོག 〔形〕秘处，秘密。

ལྐོག་དཀར 亦称 ཨོག་དཀར 〔名〕白颈貂。

ལྐོག་ལྐོག་སུད་སུད 〔形〕鬼鬼祟祟，偷偷摸摸，贼头贼脑，

ལྐོག་ཁྲོམ 〔名〕黑市，秘密交易。

ལྐོག་གན 〔名〕黑契，密约，勾结。

ལྐོག་གྱུར 〔名〕隐事，秘事，抽象(不具体的)。

ལྐོག་གསོད 〔动〕谋杀，谋害，暗杀。

ལྐོག་རྒལ 〔动〕偷渡，偷越。

ལྐོག་རྡོལ 〔动〕袭击，偷袭。

ལྐོག་རྔན 〔名〕贿赂，非法报酬。

ལྐོག་རྔན་སྦྱོར་བ 〔语〕行贿，贿赂。

ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་པ 〔语〕行贿，贿赂。

ལྐོག་རྔན་ཟ་བ 〔语〕受贿。

ལྐོག་ཇུས 〔名〕密谋。

ལྐོག་ཇུས་གཏོད་པ 〔语〕图谋。

ལྐོག་འཛབ 〔动〕潜伏，暗藏，隐藏，埋伏。

ལྐོག་བརྗེ 〔动〕偷换。

ལྐོག་ཉན་བྱེད་པ 〔语〕窃听，偷听。

ལྐོག་ཉར 〔动〕暗藏，暗中保存。

ལྐོག་རྔན 〔名〕秘密所给的报酬，贿赂。

ལྐོག་ཏུ 〔副〕暗中，背后，秘密地，暗暗地，幕后。

ལྐོག་ལྟ 〔名〕窥视，偷看，窥测。

ལྐོག་ཐབས 〔名〕密谋，阴谋。

ལྐོག་མཐུན 〔名〕暗中勾通。

ལྐོག་འཐབ 〔名〕暗斗。

ལྐོག་མདའ 〔名〕暗箭。

ལྐོག་མདུད 〔名〕喉结，喉头。

ལྐོག་བརྡ 〔名〕暗示。

ལྐོག་ནོར 〔名〕1.偷来的财物。2.同 རྐུན་རྫས。

ལྐོག་གཉས 〔名〕喉部。

ལྐོག་གནོད 〔名〕隐患，暗害。

ལྐོག་ཟླ 〔名〕1.暗谋，陷害。2.挑拨，离间。3.误会。4.不睦。

ལྐོག་འཕྱང 〔名〕牛颈下的垂肉。

ལྐོག་འབྲེལ 〔名〕暧昧，勾结，私通。

ལྐོག་མ 〔名〕食道，气管，喉头。

ལྐོག་མའི་ལྷ་གོར 〔名〕1.颈疮。2.喉头。

ལྐོག་མཆིན 〔名〕扁桃体，扁桃腺。

ལྐོག་རྩིས 〔名〕暗算，暗中盘算。

ལྐོག་ཚོང་བརྒྱབ་པ 〔语〕走私，黑市交易，偷贩。

ལྐོག་འཛིང 〔名〕暗斗。

ལྐོག་འཛུལ 〔语〕潜入，打入，混入。

ལྐོག་ཞུ 〔名〕告密，秘密报告。

ལྐོག་ཟ་རྐུ་ཤེར 〔语〕贪污盗窃。

ལྐོག་ཟ་ཁོག་རུལ 〔语〕贪污腐化。

ལྐོག་ཟ་ཆུད་ཟོས 〔语〕贪污浪费。

ལྐོག་ཟ་བྱེད་མཁན 〔名〕贪污分子。

ལྐོག་ཟ་གཡོ་ཟོལ 〔语〕贪污舞弊。

ལྐོག་ཟན་ཟ་བ 〔语〕牟利，暗中取利。

སྐོག་གཡོ 〔名〕 阴谋；暗算；捣鬼。

སྐོག་གཡོ་ངན་ཇུས 〔语〕 阴谋诡计。

སྐོག་གཡོས་ཉིན་སྒྱུར 〔语〕 偷天换日。

སྐོག་ལབ་བརྒྱབ་པ 〔语〕 背地说大话；背后诋毁，私下议论；风言风语。

སྐོག་ཤལ 同 སྐོག་འཕྱང 〔名〕 牛颈下的垂肉。

སྐོག་གནོམ 〔名〕 图谋；阴谋。

སྐོག་སོག 〔名〕 嗉子。

སྐོག་གསོག་བརྒྱབ་པ 〔语〕 暗中积累；囤积居奇。

སྐོག་གསོད 〔名〕 谋杀；暗杀；行刺，刺杀。

སྐ་བ 〔形〕 1.同 གར་པོ。 2.同 རོ་བསྐ་བ 涩味；味浓。

སྐ་རགས 同 སྐེ་རགས 〔名〕 腰带。

སྐ་སླ 同 གར་སླ 〔形〕 浓淡；稠稀；软硬。

སྐག 〔名〕 1.柳宿；凶星。2.灾；厄运；恶兆。3.苏木。

སྐད 〔名〕 1.声音；叫唤。2.言语。3.声名；名誉。4.云云；据说。5.声调。

སྐད་ཀྱི་ཟླ་གདངས 〔名〕 声调。

སྐད་ཀྱི་གདངས 〔名〕 语调，声音的高低、快慢、长短、强弱的变化。

སྐད་གྲགས 〔名〕 名声，名气，名誉。

སྐད་གྲགས་ཅན 〔名〕 出名者；名人；名流。

སྐད་འགག་པ 〔动〕 声音嘶哑，嗓子沙哑。

སྐད་བརྒྱབ 〔动〕 喊叫，发声。

སྐད་སྒྱུར 〔名〕 口译。

སྐད་སྒྱུར་མཁན 〔名〕 翻译，译员。

སྐད་སྒྲ 〔名〕 语音；声音。

སྐད་སྒྲོག་འཕྲུལ་ཆས 〔名〕 报话机。

སྐད་ངན་ཧོར་བ 〔语〕 惨淡；

呻吟。

སྐད་ཅིག 〔名〕 刹那，瞬时；弹指间。

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག 〔语〕瞬间，一刹那顷(佛)；顷刻。

སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་པ 〔语〕叫嚷，喧哗，喧嚣，嘶吼。

སྐད་ཆ 〔名〕 1.语言，话；口语。2.新闻。

སྐད་ཆ་ཁོ་ཡི་ཚོད་པ 〔语〕废话。

སྐད་ཆ་དོན་མེད 〔语〕无意义的话，废话。

སྐད་ཆ་རྩུབ་པོ 〔语〕粗话。

སྐད་སྙན 〔名〕 动听，好听，悦耳的话。

སྐད་བརྙན 〔名〕 回声。

སྐད་གཏོང 〔动〕叫，呼，发声。

སྐད་དོད 〔名〕 别种语言中相等之名称，语言的代替者。

སྐད་གདངས 〔名〕 语声，声调，语调。

སྐད་འདར་བ 〔形〕 声音颤抖。

སྐད་བརྡ 〔名〕 1.口令。2.语言，话。

སྐད་བརྡ་འཕྲོད་པ 〔语〕能互相通话，话听得懂。

སྐད་པར 〔名〕 留声机。

སྐད་སྦོམ་པོ 〔名〕低音，粗嗓门。

སྐད་ཕྲ་བོ 〔名〕 尖音，声音尖细。

སྐད་སྒྱུར་བ 〔动〕 告，转告，通知，传达。

སྐད་འཛེར་བ 〔形〕 1.尖声。2.声嘶。3.同 སྐད་འདར་བ。

སྐད་གཟེངས 〔名〕 高声，大声。

སྐད་ཡིག 〔名〕 语文，语言和文字。

སྐད་རིགས 〔名〕 语言的种类，语族。

སྐད་ལུགས 〔名〕 说法，语法，语言规律，口音。

སྐད་ཤོག 〔名〕 大声疾呼，尖叫，大喊大叫。

སྐད་ཤོར 〔动〕 失声，失声喊叫。

སྐད་གསང་མཐོན་པོ 〔语〕

嘹亮，高声，高昂。

སྐན 或 རེ་སྐན 〔副〕 非；决不，决非(赌咒词)。如说：决没有(ཡོད་རེ་སྐན)，决不是(ཡིན་རེ་སྐན)。

སྐབས 〔名〕 时间；机会；阶段；部分。

སྐབས་འཁེལ 〔副〕 碰巧；侥幸。

སྐབས་གང་འཁེལ 〔语〕 随时，伺机，乘机。

སྐབས་འགར 〔副〕 偶尔，有时，时而。

སྐབས་འགྲིགས 〔副〕 时逢；正值；碰巧。

སྐབས་ཅིག་ལ 〔副〕 一时。

སྐབས་སྟུན 〔副〕 权宜；乘机；相机；俟机；机动；投机。

སྐབས་ཐོག 〔副〕 暂时；及时；届时。

སྐབས་དོན 〔名〕 1.情况；状况；事情。2.时事；时务。

སྐབས་བབ་ཐག་གཅོད 〔语〕 当机立断。

སྐབས་འབྱེད་པ 〔语〕 1.抽暇。2.划分；分段落。

སྐབས་སྦྱར 〔语〕 按照当时情况。

སྐབས་མཚམས 〔名〕 间或；时而；有时。

སྐབས་མཚམས་བབ་སྟུན 〔语〕 灵活机动。

སྐབས་འཚམ་པོ 〔语〕 适时。

སྐབས་འཚོལ 〔名〕 1.试探。2.寻找时机；投机；钻空子。

སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས 〔名〕 机会主义。

སྐབས་རེ 〔副〕 间或；有时；时而。

སྐམ 同 བཀམ་པ 或 སྐམ་པ 〔名〕 钳子；拔钳。

སྐམ་སྐོག་གེ 同 སྐམ་ཐག་ཚད་པ 〔形〕 干硬；极干；干巴巴的。

སྐམ་སྦྲིད་བྱིན་ཚལ 〔名〕 旱芹菜(药)。

སྐམ་གློག 〔名〕 干电。

སྐམ་ཙེར 〔名〕 镊子。

སྐམ་ཐག་ཆོད་པ 同 སྐམ་རྐྱག་གེ。

སྐམ་ཐེར (形) 荒凉，光秃秃。

སྐམ་ཐོག (名) 陆上，陆路。

སྐམ་དྭངས (形) 清洁，干净，干燥。

སྐམ་བདར་བརྒྱབ་པ (语) 干磨。

སྐམ་ནད (名) 干枯病(因极度干渴而患的病)，消渴。

སྐམ་པ (名) 1.陆地。2.同 སྐམ。(形) 干，干燥。

སྐམ་པོ (形) 干的，干燥，干瘦，枯萎。

སྐམ་པོར་བྱེད་པ (语) 烘干，烤干。

སྐམ་ཕྱིས་བརྒྱབ་པ (语) 干擦，干揩。

སྐམ་འབྲས (名) 旱稻。

སྐམ་དམག (名) 陆军，步兵。

སྐམ་ཚག 同 སྐམ་ཟེག (名) 干片，干块，干柴，零碎干物。

སྐམ་མཚོ་མཁའ་གསུམ (名) 陆海空。

སྐམ་འཛིན་བཟོ་པ (名) 钳工。

སྐམ་ཟམ (名) 引桥。

སྐམ་ཟེག 参看 སྐམ་ཚག。

སྐམ་ཡིབ (名) 阴干，冻干。

སྐམ་རུབ (形) 干枯，枯萎，萎缩。

སྐམ་རུལ (名) 枯朽。

སྐམ་རོ (名) 干的，枯的，皮包骨，瘦骨嶙峋。

སྐམ་རློན (形) 干湿。

སྐམ་ཤ (名) 1.牛肉。2.同 ཤ་སྐམ་པོ。

སྐམ་ཤས་ཆེ་བ (形) 燥热。

སྐམ་གཤེར (形) 干燥潮湿，水陆。

སྐམ་ས (名) 陆地，干土。

སྐམ་ས་ཆེན་པོ (名) 大陆。

སྐམ་སྲང (形) 干透的，酥脆的。

སྐམ་སྲོག (形) 粗糙，酥脆，干燥食物。

སྐམ་སྲོ 〔名〕烘烤。

སྐམ་གསེད 〔名〕已干透的物。

སྐམ་གསེས(གསེད)གཏོང་བ 〔语〕晒开，晾开，晒干；晾干。

སྐམས་པ 〔名〕1.荒凉之地。2.不孕的母畜。

སྐར་ཀ 〔名〕斤两(指秤杆上的星点)。

སྐར་ཁུང 〔名〕1.窗；窗孔。2.天窗。

སྐར་ཁོངས 〔名〕星座。

སྐར་མཁན 〔名〕星相家。

སྐར་གྲངས 〔名〕1.工分。2.分数。

སྐར་ལྔ 〔名〕五星。

སྐར་ལྔའི་དར་དམར 〔名〕五星红旗。

སྐར་ཆ 〔名〕1.秒。2.劳动工分。

སྐར་ཆུ 〔名〕露水；星宿之水(指藏历八月十五之水)。

སྐར་ཆེན 〔名〕启明星。

སྐར་རྟགས 〔名〕星座号。

སྐར་མདའ 〔名〕陨星；流星

སྐར་རྡོ 〔名〕陨石。

སྐར་དཔྱད 〔名〕研究天文者，观察星辰者。

སྐར་སྤྲིན 〔名〕星云。

སྐར་སྤྲིན་ཚོམ་བུ 〔名〕星云团。

སྐར་བ 〔名〕1.牛羊的栏。2.分类。〔动〕未来式和过去式为 བསྐར，命令式为 སྐོར。1.拦起。2.衡量。3.关在栏中。4.分开。

སྐར་མ 〔名〕1.星；恒星；星宿。2.点；分(用于货币、时间及度量衡)。

སྐར་མ་སྒྲོ་བཞིན 同 ཁྲ་སྒྲོས。

སྐར་མ་བརྟན་པ 同 སྐར་མ་ཡ་བརྟན 〔名〕北极星。

སྐར་མ་ཐེན་པ 〔名〕天狼星。

སྐར་མ་འཐགས་མོ 〔名〕织女星。

སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང 〔名〕彗星；扫帚星。

སྐར་མ་གནམ་རྒྱལ 〔名〕天

王星。

སྐར་མ་སྨིན་བདུན 〔名〕北斗星。

སྐར་མ་མཚོ་རྒྱལ 〔名〕海王星。

སྐར་མ་རི་བྱི 〔名〕沐浴节。

སྐར་མ་ཡ་བཅན 同 སྐར་མ་བཅན་པ。

སྐར་མའི་གོ་ལ 〔名〕天体。

སྐར་མའི་མ་ལག 〔名〕星系。

སྐར་མས་ཉོ་བཤིག 〔语〕因小失大。

སྐར་དམར 〔名〕红星。

སྐར་རྩིས 参看 སྐར་དཔྱད。

སྐར་རྩིས་པ 〔名〕星相家；天文学家；历算者。

སྐར་ཚོགས 〔名〕星团；星群；星云。

སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀྲམ་པ 〔语〕星罗棋布。

སྐར་ཚམ 〔名〕星座。

སྐར་འཛིན 〔名〕择吉日。

སྐར་གཟུགས 〔名〕星体。

སྐར་འོད 〔名〕星光。

སྐར་གསལ 〔名〕明星。

སྐལ 〔名〕股份，应得的份子。

སྐལ་ངན 〔名〕不幸，厄运，受苦，恶运。

སྐལ་ལྡན 〔名〕有福份，有福气，交好运，有机缘。

སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟ 〔名〕善根车，恒河的藻词。

སྐལ་བ 〔名〕1.部分，股分，应得的份。2.机会，命运，运气。

སྐལ་འབུ 〔名〕蝓眼虫。

སྐལ་རྫོང 〔名〕嫁妆。

སྐལ་བཟང 〔名〕1.盛世，幸运；好运。2.吉利者，有福分的。3.好机缘，缘分好，良缘。

སྐལ་ནོར 〔名〕1.股金。2.份金。

སྐས 或 སྐས་ཀ 〔名〕梯，台阶；级。

སྐས་སྐྱོར་ཁ་མ 〔名〕阶梯旁的栏杆，扶手。

སྐས་འགོ 〔名〕梯端；梯子顶。

སྐས་འཛམ 〔名〕梯级的扶手；梯栏。

སྐས་སྐམ 〔名〕梯级，楼梯。

སྐས་མཐིལ 〔名〕梯子的蹬板；梯级。

སྐས་གདང 〔名〕梯磴，梯子的层级，梯棍。

སྐས་དབྱིབས 〔名〕梯形。

སྐས་ཞིང 〔名〕梯田。

སྐས་རིང 〔名〕云梯。

སྐས་ལ་འཛེག 〔名〕上梯，登梯。

སྐས་ཤིང 〔名〕梯子。

སྐུ 〔名〕贵体(敬)。

སྐུ་སྐེད་ཟུང་བ 〔语〕腰痛(敬)。

སྐུ་ཁམས 〔名〕身体(敬)。

སྐུ་མཁར་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ 〔名〕秦瓦达孜宫，在今西藏穷结县的藏族古代宫殿。

སྐུ་འཁྲུངས 〔动〕降生，诞生(敬)。

སྐུ་གམ 〔名〕身边；周围；尊前。

སྐུ་ཆད་འཕོག་པ 〔语〕遭遇不幸(敬)。

སྐུ་གྲིབ 〔名〕身影；污秽(敬)。

སྐུ་གྲོངས་པ 〔语〕逝世；寿终。

སྐུ་མགྲོན 〔名〕上宾，来宾，贵宾。

སྐུ་འགྲམ 参看 སྐུ་གམ。

སྐུ་རྒྱབ 〔名〕背，脊背(敬)。

སྐུ་རྒྱུད 〔名〕血统，后裔，世系，家世(敬)。

སྐུ་ཞོ 〔名〕1.主人。2.大施主。3.长官。

སྐུ་ཞོ་གནམ་བདག 〔名〕天老爷，太上皇。

སྐུ་ཞོ་མ 〔代〕亲自，亲手，亲身(敬)。

སྐུ་བཅར 〔名〕贵人的侍从。

སྐུ་བཅར་ཞུ 〔动〕拜访；拜见。

སྐུ་ཆོས 〔名〕法衣(敬)。

སྐུ་མཆེད 〔名〕兄弟姊妹(敬)。

སྐུ་འཆིང 〔名〕头绳，腰带。

སྐུ་མཇལ 〔动〕谒见，会见。

སྐུ་ཉེ 〔名〕亲属（敬）。

སྐུ་མཉེལ་པོ 〔形〕困难，辛苦，劳累（敬）。

སྐུ་བརྙན 〔名〕1.身像。2.影，像，肖像（敬）。

སྐུ་རྟེན 〔名〕顶神者（巫师）。

སྐུ་ཉམས་པ 〔形〕体弱，体衰，生病（敬）。

སྐུ་བཉམས 同 སྐུ་འཁྲུགས。

སྐུ་ཐང 〔名〕1.绘像。2.画在纸上或布上的图案或神像（敬）。

སྐུ་ཚོག 〔名〕一生，一世，毕生（敬）。

སྐུ་ཉངས་པ 〔形〕复原，痊愈，恢复，健康（敬）。

སྐུ་རྫོན 〔名〕贵干。

སྐུ་དྲག 〔名〕贵族，显贵。

སྐུ་དྲིན 〔名〕恩惠，惠施，恩德。

སྐུ་གདུང 〔名〕1.遗体。2.血统，后裔（敬）。

སྐུ་གདུང་བང་སོར་འཇུག་པའི་མཆོད་སྟོ 〔语〕葬礼（敬）。

སྐུ་མདུན 〔名〕跟前，身旁。

སྐུ་འདུད 同 འདུད。

སྐུ་འདྲ 〔名〕像，神像，佛像。

སྐུ་ན་རིམ་རྒྱུན 〔名〕前后世代相承。

སྐུ་འཕྲེང 〔名〕代，世。

སྐུ་བག 〔名〕1.妻。2.媳。3.新娘（敬）。

སྐུ་བེར 〔名〕大氅，披风（敬）。

སྐུ་འབག 〔名〕假面具，影像，塑像（敬）。

སྐུ་འབུམ 〔语〕十万个佛像。〔名〕塔尔寺（在青海省湟中县）。

སྐུ་རྩེད 〔动〕玩耍，游戏（敬）。

སྐུ་ཚབ 〔名〕代表，使者。

སྐུ་ཚེ 〔名〕寿命，寿。

སྐུ་ཚེ་རིང 〔名〕长寿。

སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ 〔语〕一生，终生（敬）。

སྐུ་ཞབས 〔名〕先生，阁下。

སྐུ་ཞིང་ལ་གཤེགས་པ 〔语〕圆寂，升天，死(敬)。

སྐུ་བཞེངས་གནང་བ 〔动〕立起，站起(敬)。

སྐུ་ཟླ 〔名〕夫妻，爱人(敬)。

སྐུ་གཟན 〔名〕袈裟(敬)。

སྐུ་གཟུགས 〔名〕1.身体(敬)。2.肖像。3.同 སྐུ་འདྲ。

སྐུ་རིང 〔名〕一生的时期，终生，一辈子(敬)。

སྐུ་རུ 〔名〕无车缘的水车，磨轮。

སྐུ་རུས 〔名〕族姓，姓氏(敬)。

སྐུ་གཤེགས་པ 〔语〕逝世(敬)。

སྐུ་སྲུང 〔名〕卫士，卫队，侍从，警卫(敬)。

སྐུ་སྲུང་བ 〔名〕警卫员；保镖。

སྐུ་སྲོག 〔名〕生命(敬)。

སྐུ་བསིལ 〔动〕洗澡。〔形〕冷，冻(敬)。

སྐུ་བསོད 〔名〕幸福，福德，鸿运(敬)。

སྐུགས 〔名〕赌品；胜者所赢得的财物。

སྐུང་འཕྲང 同 སྐུང་ས。

སྐུང་བ 〔动〕未来式为 བསྐུང，过去式为 བསྐུངས，命令式为 སྐུངས。隐藏；埋伏；隐没；藏；埋藏。

སྐུང་ས 〔名〕潜伏处；隐藏处。

སྐུངས 〔动〕为 སྐུང་བ 的命令式。

སྐུད་སྣེ 〔名〕线头，线的两端。

སྐུད་པ 〔名〕线；毛线。〔动〕未来式为 བསྐུ，过去式为 བསྐུས，命令式为 སྐུས。涂；抹；搽；镀。

སྐུད་པ་རྒྱུད་པ 〔语〕纫针，穿线。

སྐུད་པ་སྣ་རིམ 〔名〕轴线。

སྐུད་པ་སྒྲིམ་པ 〔语〕搓线，捻线，纺线。

སྐུད་པ་རྫོག་པ 〔语〕倒线，绕线，缠线。

སྐུད་པ་སྲ་བོ 〔名〕细线；细纱。

སྐུད་ཟླ 〔名〕堂兄弟，内兄弟。

སྐུད་འཕང 〔名〕纱锭，纺锤，锭子。〔量〕锭（计算纱锭数量的单位）。

སྐུད་འབུ 俗语为 དར་སྲིན 〔名〕蚕。

སྐུད་མེད་གློག 〔名〕无线电。

སྐུད་སྣེ 〔名〕线头，废线头。

སྐུད་ལམ 同 གློག་རྒྱུ་བའི་ལམ 〔名〕线路（指电流）。

སྐུན་ཟ 〔名〕1.碟，盏。2.盘，桶。3.盅，杯，灯。

སྐུན་ཞ 〔名〕1.柳篮，竹篮。2.小杯。

སྐུམ་པ 〔动〕未来式为 བསྐུམ，过去式为 བསྐུམས，命令式为 སྐུམས。为 སྐུམ་པ 的他动式。收缩，紧缩，蜷曲。

སྐུམས 〔动〕为 སྐུམ་པ 的命令式。

སྐུར་མཁན 〔名〕寄信或物品的人，捎信或东西的人。

སྐུར་གླ 〔名〕邮费。

སྐུར་འདེབས 〔名〕中伤，诽谤，诬蔑。

སྐུར་བ 〔名〕赠品，赠礼。〔动〕未来式及过去式为 བསྐུར，命令式为 སྐུར。1.赠，给，授与，传递，寄送，投寄。2.诋毁，侮辱，辱骂，嘲弄，诽谤。

སྐུར་མ 〔名〕1.礼物。2.寄或捎的物品。

སྐུར་ཡིག 〔名〕寄的信，捎的信。

སྐུར་ཚོན 〔名〕邮资，邮费。

སྐུར་ལ་བཏབ་པ 〔语〕毁谤，诬蔑。

སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད 〔动〕带动（指人的工作）。

སྐུལ་མཁན 〔名〕策动者，发动者。

སྐུལ་སློང 〔名〕鼓舞，鼓励，鞭策。

སྐུལ་འདེད 〔名〕促进，推动，催促，督促。

སྐུལ་བརྡ 〔名〕号召。

སྐུལ་སྤེལ 〔名〕促进。

སྐུལ་བ 〔动〕未来式及过去式

为 བསྐུལ, 命令式为 སྐུལ。激励；鼓励；勉励；促进；训戒；发动；鼓动；鞭策。

སྐུལ་བྱེད 〔名〕马鞭；鞭策。

སྐུལ་བྱེད་ཚིག 〔名〕祈使句。

སྐུལ་མ 〔名〕鼓励，鼓动，鼓舞，激发，勉励。

སྐུལ་མ་འདེབས་པ 〔语〕敦促。

སྐུལ་ཚིག 〔名〕1.忠言。2.命令词；命令。3.祈愿词。

སྐུལ་སློང 〔名〕发动，动员；调动，激励。

སྐུལས 〔动〕为 སྐུད་པ 的命令式。

སྐེ 〔名〕颈项；脖子。

སྐེ་བརྒྱན 〔名〕项链。

སྐེ་བཅད་པ 〔语〕砍头；杀头；斩首。

སྐེ་འཆུས་པ 〔动〕落枕。

སྐེ་མཐིང 同 སྐེ。

སྐེ་སྟོང 〔名〕1.无颈饰；光着脖子。2.喉下窝。

སྐེ་འཕྲེང 〔名〕项链。

སྐེ་འབྲེག་པ 〔语〕砍头；杀头；斩首。

སྐེ་ཙེ 参看 སྐེ་ཚེ。

སྐེ་བཙིར་བ 〔语〕扼杀，卡脖子。

སྐེ་རྐྱང 〔形〕消瘦；干枯；瘦弱。

སྐེ་ཚིགས 〔名〕颈椎。

སྐེ་ཚེ 或 སྐེ་ཙེ 〔名〕(汉)芥子；芥菜。

སྐེ་རགས 同 སྐ་རགས。

སྐེ་རས་དམར་པོ 〔名〕红领巾。

སྐེག 〔名〕1.柳宿(星宿名)。2.灾害；关煞；凶。3.银粉，铅粉(化妆品)。

སྐེག་ཚོས 〔名〕脂粉；化妆品。

སྐེད་ཀྲིས 〔名〕围腰，围裙。

སྐེད་རྔ 〔名〕腰鼓。

སྐེད་འཆིང 同 སྐ་རགས。

སྐེད་འཆིང་བརྒྱབ་པ 〔语〕系腰；缠腰。

སྐེད་པ 〔名〕腰；腰部。

སྐེད་རགས 〔名〕腰带。

སྐེམ་ནད 〔名〕肺痨，干瘦病。

སྐེམ་པ 〔名〕身体虚弱。〔形〕同 སྐམ་པོ。〔动〕未来式为 བསྐམ，过去式为 བསྐམས，命令式为 སྐམས。使干瘦，枯槁，晒干，弄干。

སྐེམ་པོ 〔形〕枯槁；干瘦；枯瘦。

སྐེམ་བྱེད 〔名〕1.太阳的别名。2.火神。3.饿鬼。4.旱魃。

སྐོ་སྐོ 〔名〕下颌，下巴。

སྐོ་བ 〔动〕未来式为 བསྐོ，过去式为 བསྐོས，命令式为 སྐོས。指定；选择；付托，委任；任命；任用。

སྐོགས 〔名〕外皮，封皮；果皮，树皮，壳，贝壳。

སྐོགས་ཕྱེ 〔名〕头屑，头皮。

སྐོགས་བཤུས 〔动〕剥壳，去皮。

སྐོང་འགུག 〔名〕调动，招收，征调。

སྐོང་འཐེན 〔名〕抽调，调动。

སྐོང་བུ 参看 སྒོང。

སྐོང་བ 〔动〕未来式为 བསྐང，过去式为 བསྐངས，命令式为 སྐོངས。1.成功，成就，达到。2.附录，补足，填满，添满。

སྐོང་འབྲི 〔名〕填写，填空。

སྐོང་ཚིག 〔名〕补语。

སྐོང་གསབ་བྱེད་པ 〔语〕配备。

སྐོངས 〔动〕为 སྐོང་བ 的命令式。

སྐོན་པ 〔名〕参看 སྒོན་པ。〔动〕未来式和过去式为 བསྐོན，命令式为 སྐོན。为 གྱོན་པ 的他动式。使穿，给人穿衣。

སྐོན་བུ 同 སྒོན་པ。

སྐོབས 〔形〕困难，困窘。

སྐོམ 〔名〕干渴。〔形〕渴，口渴，口干。

སྐོམ་ཆང 〔名〕酸酒。

སྐོམ་སྣགས 同 སྐོམ་འདོད 〔语〕口渴，求饮。

སྐོམ་ཐུད་པ 〔动〕灌，注；

饮水。

སྐོམ་པ 〔名〕口渴者。〔形〕口渴，口干。

སྐོམས 〔动〕为 སྐོམ་པ 的命令式。

སྐོར 〔名〕1.类别，关于。2.区域，范围，方面，部分，班，组，集团。〔动〕1.巡绕，绕转。2.为 སྐོར་བ 的命令式。〔形〕圆，圆的。

སྐོར་སྒྲིལ 〔名〕围困。

སྐོར་སྐྱོད 〔名〕巡回，回旋，流动。

སྐོར་སྐྱོད་དམག་འཐབ 〔名〕运动战。

སྐོར་སྐྱོད་སྨན་བཅོས 〔语〕巡回医疗。

སྐོར་སྐྱོད་སོ་བ 〔名〕流动哨。

སྐོར་མཁན 〔名〕旋转者，驾驶员。

སྐོར་འཀོ 〔名〕种类，部类。

སྐོར་རྒོལ 〔名〕围攻（指军事）。

སྐོར་སྒྲིགས 〔名〕兜圈子，绕圈子。

སྐོར་བཅོམ 〔名〕围剿。

སྐོར་ཐག 〔名〕机器绳带；轮带。

སྐོར་ཐང 〔名〕价值，利息。

སྐོར་ཐབ 〔名〕转炉。

སྐོར་ཐིག 〔名〕两脚规；圆规，圆圈。

སྐོར་དུང 〔名〕围攻（指军事）。

སྐོར་པ 同 སྐོར་མཁན。

སྐོར་ཐུད 〔名〕旋床，旋机。

སྐོར་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐོར。1.旋转；周旋；围绕；绕转。2.围攻，包围。

སྐོར་ཐུ 〔名〕旋转用的旋子。

སྐོར་བྲོ 〔名〕一种舞蹈。

སྐོར་གཤེད 〔名〕巡回。

སྐོར་གཤེད་ཞིབ་འཇུག 〔语〕巡回察看。

སྐོར་ར 〔名〕圈子；弯子；圆圈。

སྐོར་རེས 同 རེས་མོ 〔名〕或〔副〕轮班；轮流，轮换。

སྐོར་ལམ 〔名〕1.环城路。2.

走廊；游廊。3.曲道；盘山路。

སྐོར་ལོག 〔动〕1.返转；回转；倒转；逆转。2.错转方向。

སྐོར་ཤིང 〔名〕木旋机。

སྐོལ་ཆས 〔名〕炊具。

སྐོལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐོལ，命令式为 སྐོལ。煮；煎；熬；烧。

སྐོས 〔动〕为 སྐོ་བ 的命令式。

སྐོས་མལ 〔名〕卧具；床铺；卧处。

སྐྱ 〔名〕1.参看 སྐྱ་བ。2.墙。3.板；板壁。4.庄稼。〔形〕1.俗。2.灰白色的；素的。

སྐྱ་ཀ 〔名〕喜鹊。

སྐྱ་སྐྱ 〔形〕灰色；灰白色。

སྐྱ་འཁྱིལ་འཁྱིལ 〔形〕白皑皑；白茫茫；白花花。

སྐྱ་རྒྱས་པ 〔语〕丰收；庄稼成熟。

སྐྱ་ཆད་ཟོ་རྡུགས 同 སྐྱ་ཟད་ཟོ་རྡུགས。

སྐྱ་ཚོས 同 རད་ཚོས 〔名〕1.白法。2.世间法(佛)。

སྐྱ་ཉིལ 同 ཞ་ཉེ。

སྐྱ་ཐ་ལེ 或 སྐྱ་ཐལ་ལེ 〔形〕灰溜溜；素白色。

སྐྱ་ཐིང་ཐིང 〔形〕1.灰蒙蒙。2.白茫茫；白皑皑。

སྐྱ་ཐེར་ཐེར 〔形〕光秃秃；荒凉；干枯。

སྐྱ་དར་བ 参看 སྐྱ་རྒྱས་པ。

སྐྱ་མདའ་བཏང 〔名〕破晓；天亮。

སྐྱ་མདའ་ཤར་བ 〔语〕晨曦；黎明。

སྐྱ་བ 〔名〕桨；橹。〔形〕同 སྐྱ་བོ。〔动〕未来式为 བསྐྱ，过去式为 བསྐྱས。携带；运送；搬；迁移；移徙。

སྐྱ་བག 同 སྐྱ་སྨབ 〔形〕灰色；铁灰色。〔名〕薄饼。

སྐྱ་བོ 〔形〕1.淡白色。2.灰白色。〔名〕俗人；在家人；白衣。

སྐྱ་ཧབ 〔名〕1.浮肿。2.膨胀。

སྐྱ་སྦྱོར 〔名〕1.净行，善事。2.关系。

སྐྱ་མ 〔名〕贫瘠的土地。

སྐྱ་མི 〔名〕御者，马夫，骑士，乘骑者。

སྐྱ་རྩྭ 〔名〕枯草，干草。

སྐྱ་ཐབ་ཐབ 〔形〕尘土滚滚，遍地尘埃，灰溜溜。

སྐྱ་ཚོས 〔名〕1.灰白色颜料。2.官粉。

སྐྱ་ཟད་སྔོ་ཐུགས 同 སྐྱ་ཆད་སྔོ་ཐུགས 〔语〕青黄不接。

སྐྱ་འོད 〔名〕曙光，黎明。

སྐྱ་རིས 〔名〕外形，图稿（用炭画者），轮廓，白描。

སྐྱ་རེངས 〔名〕晨，黎明，拂晓，东方发白。

སྐྱ་ལེབ 〔名〕1.舵。2.干饼。

སྐྱ་སེང་སེང་བོ 〔形〕1.浅蓝色。2.灰溜溜。

སྐྱ་སེར 〔名〕僧俗。

སྐྱ་སྣབ 同 སྐྱ་བག。

སྐྱ་གསོབ 〔形〕虚伪，空虚。

སྐྱག་རོང 〔名〕粪坑，粪池，茅坑。

སྐྱག་དྲི 〔名〕屎臭味。

སྐྱག་པ 〔名〕大便。〔动〕未来式为 བསྐྱག，过去式为 བསྐྱགས，命令式为 སྐྱོག。用费，耗费，消耗。

སྐྱག་རྫུན 〔名〕谎言，虚伪，虚假。

སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ 〔语〕撒谎，说假话。

སྐྱག་ལང་ཏུ་གཏོང 〔语〕娇生惯养，溺爱，放纵。

སྐྱག་ལུད 〔名〕粪肥。

སྐྱང 或 ཆང་ཁོ 〔形〕棕红色。

སྐྱང་ཤུལ 〔名〕涂抹了，洒扫，涂地。

སྐྱང་ནག 〔形〕黑枣骝（马的毛色）。

སྐྱབས 〔动〕保护，防护，帮助。

སྐྱབས་མགོན 〔名〕保护者，帮助者，拯救者，救星，救

世主。

སྐྱབས་འགྲོ 〔动〕投靠；皈依(佛)。

སྐྱབས་འཇུག་གནང 〔语〕保佑；保护，帮助。

སྐྱབས་འཇུག་ཞུ 〔语〕哀求，乞求；请求，求告。

སྐྱབས་གནས 〔名〕靠山；施主；恩人。

སྐྱབས་སྦྱིན 〔名〕救济。

སྐྱབས་འཚོལ 〔语〕求救。

སྐྱབས་ཡུལ 同 སྐྱབས་གནས。

སྐྱར 〔副〕再，又，复，重。

སྐྱར་སྐྱེས 〔动〕再生，新生。

སྐྱར་སྐྱར 〔形〕1.重复。2.零碎。

སྐྱར་བསྐོ 〔动〕起用。

སྐྱར་ཧྲོག 〔形〕赤裸裸的。

སྐྱར་གྲོས 〔动〕复议。

སྐྱར་འགལ 〔动〕重犯。

སྐྱར་འགོད་བྱེད 〔动〕转载，重写，重抄。

སྐྱར་འགྲེལ་བྱེད 〔动〕重讲，重释，再释。

སྐྱར་སྒྲིག 〔动〕调整，改组。

སྐྱར་བསྒྲགས 〔动〕重申。

སྐྱར་བཅགས 〔动〕回忆，重想，记忆。

སྐྱར་བཅོས་བྱེད 〔动〕修改；更改，重改。

སྐྱར་ཆུ་གཏོང 〔动〕重灌。

སྐྱར་འཇོག 〔动〕重放。

སྐྱར་དུ 〔副〕再，复，重；又。

སྐྱར་འདེབས 〔动〕复种。

སྐྱར་འདེམས 〔名〕或〔动〕改选；复选。

སྐྱར་སྣོན་བྱེད་པ 〔语〕追加，增补。

སྐྱར་པར 〔名〕重版，翻印。

སྐྱར་སྤེལ་བྱེད 〔动〕重播。

སྐྱར་བ 〔副〕屡次；重复；反复。

སྐྱར་སྦྱོང 〔名〕复习，重温。

སྐྱར་མོ 同 ཁྭ་སྐྱར 〔名〕鹭鸶。

སྐྱར་འཛུགས་བྱེད 〔动〕改建，重建，复植。

སྐྱར་ཞིབ 〔名〕复核，复查。

སྐྱར་བཅོས་བྱེད 〔动〕回修，翻修；保养。

སྐྱར་ལིབ 〔名〕水鸭。

སྐྱར་བཤེར 〔动〕复查；复审。

སྐྱར་གསལ་བྱེད 〔动〕重申。

སྐྱར་གསོ་བྱེད 〔动〕重振，恢复；修复；修缮；保养。

སྐྱལ་བ་ཚ་ཟླབ 〔名〕马兜铃(药)。

སྐྱི་དཀར 〔名〕1.肉层间极薄的皮；真皮。2.同 སྐྱི་ཀོ 或 ཤ་ལྤགས。

སྐྱི་ཁྲུས 〔动〕冒汗，出汗。

སྐྱི་གས 〔名〕皮肤裂缝。

སྐྱི་འཇིགས་པ 同 སྐྱི་གཡའ་བ。

སྐྱི་ལྡང་བ 〔动〕1.起风。2.起狂风。

སྐྱི་པགས་ཚ་ནད 〔名〕皮炎。

སྐྱི་བ 〔名〕砂生槐(药)。〔动〕未来式为 བསྐྱི，过去式为 བསྐྱིས，命令式为 སྐྱིས。借；借贷。

སྐྱི་ཐུད 〔形〕恐怖，畏葸。

སྐྱི་ཐུངས་ཡང 同 སྐྱི་འཛེར་པ。

སྐྱི་ཐན 〔名〕癣；疥(病)。

སྐྱི་ཀོ 〔名〕外皮；皮肤。

སྐྱི་ཚ 〔名〕皮炎。

སྐྱི་ཚེར 〔名〕1.皮肤的刺；粉刺。2.白刺。

སྐྱི་གཡའ་བ 〔形〕1.恐惧；毛骨悚然。2.战栗；震惊。

སྐྱི་ཤ 〔名〕1.皮肉。2.隔膜。3.肛门。

སྐྱི་ཤུས་ཚོག་པ 〔语〕脱皮肤。

སྐྱི་བསེར 〔名〕风。

སྐྱིག་པ 或 སྐྱིགས་བུ 〔名〕打冷呃，打嗝。

སྐྱིགས 〔动〕1.噎。2.同 སྐྱིག་བུ。

སྐྱིགས་བུ 同 སྐྱིག་པ。

སྐྱིང་ཁེབ 〔名〕织锦缎，金丝缎。

སྐྱིང་སེར 〔名〕兀鹰。

སྐྱིད་གྲོང 〔名〕吉隆（西藏日

喀则地区的一个县)。

སྐྱིད་ཆུ 〔名〕吉曲(即拉萨河，雅鲁藏布江北部支流)。

སྐྱིད་ཚལ 〔名〕如意，安乐；安适；安乐享受。

སྐྱིད་སྣང་རེ 同 སྐྱིད་ཟླང་རེ。

སྐྱིད་དར 〔名〕结婚时赠给新娘的哈达。

སྐྱིད་འདོད 〔名〕享受；享乐；贪求闲逸。

སྐྱིད་སྡུག 〔名〕1.苦乐；甘苦。2.境遇；境况。

སྐྱིད་སྣང 〔名〕快感。

སྐྱིད་པ 或 སྐྱིད་པོ 〔形〕1.快乐；幸福。2.快乐的；舒服的；幸福的；愉快的。

སྐྱིད་ཟླང་རེ 同 སྐྱིད་སྣང་རེ 〔形〕常乐的；乐融融的；永乐。

སྐྱིད་ཕྱུན 〔名〕兴旺；吉利；快乐。

སྐྱིན 〔名〕一种野山羊或羚羊。〔动〕偿还。

སྐྱིན་གོར 或 སྐྱིན་མགོ 〔名〕1.水蜥蜴。2.雪蛙。

སྐྱིན་བད 参看 སེར་བ。

སྐྱིན་བད་ཆུ 〔名〕山洪；暴洪；洪水。

སྐྱིན་བད་དུས 〔名〕荒年；饥馑；灾年。

སྐྱིན་པ 〔名〕借贷；偿还物。〔动〕过去式为 བསྐྱིན。归还；偿付；赔偿。

སྐྱིན་པ་ལོན་གཅིག 〔语〕抵销。

སྐྱིན་པོ 〔名〕所借的物，所还的物。

སྐྱིན་ཚབ 〔名〕1.债。2.等价的偿还物。

སྐྱིན་ཚབ་སྤྲོད་པ 〔语〕赔偿。

སྐྱིབས 〔名〕隐蔽处；栖息处；安身处(如崖、树、屋檐下或山洞中)。

སྐྱིམ 〔名〕用漆或其他颜料所涂的外表。〔动〕未来式为 བསྐྱིམ，过去式为 བསྐྱིམས，命令式为 སྐྱིམས。 恫吓，

欺骗。

སྐྱིམས 〔动〕为 སྐྱིམ 的命令式。

སྐྱིལ་ཀྲུང 〔名〕跏趺；盘坐的姿式。

སྐྱིལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱིལ，命令式为 སྐྱིལ。关闭；筑堤；聚储；注蓄；拦蓄；筑水库。

སྐྱིས 〔动〕为 སྐྱི་བ 的命令式。

སྐྱུ་གང 〔名〕1.大指的一节。2.一口饮下。3.用茶和面做的一种粥。

སྐྱུ་འབུར 〔名〕突出物；浮雕；塑。

སྐྱུ་རུ 〔名〕酸酒；酸性；醋；浆水菜。

སྐྱུ་རུ་ར 参看 སྐྱུ་རུ་ར。

སྐྱུ་རུ་ཤིང 〔名〕山楂树；橄榄树。

སྐྱུ་རུའི་ཤ 〔名〕山楂果皮。

སྐྱུ་རུམ 〔名〕腌菜；酸菜；浆水菜。

སྐྱུག་ལྡང 〔名〕反刍。

སྐྱུག་པ 〔动〕未来式为 བསྐྱུག，过去式为 བསྐྱུགས，命令式为 སྐྱུགས。作呕；吐；反胃。

སྐྱུག་བྲོ་བ 〔语〕1.想吐。2.同 སྐྱུག་མེར་བྱེད 或 ཞེ་མེར་བ。

སྐྱུག་བྲོ་བོ 〔形〕可憎；丑恶。

སྐྱུག་མེར་བྱེད 〔语〕反胃；晕船；令人作呕。

སྐྱུག་མེར་ལངས 〔语〕恶心。

སྐྱུག་སྨན 〔名〕吐剂；止呕吐的药；催吐剂。

སྐྱུག་ལོག 〔名〕呕吐；反胃。

སྐྱུག་བཀལ 〔名〕霍乱(病)。

སྐྱུགས 〔动〕为 སྐྱུག་པ 的命令式。

སྐྱུང་ཀ 〔名〕1.亦作 ཁྱུང་ཀ 红嘴鸦。2.寒鸦；穴鸟。

སྐྱུང་བོ 同 སྐྱུང་བུ 〔名〕锥(一种工具)。

སྐྱུང་བ 〔动〕未来式为 བསྐྱུང，过去式为 བསྐྱུངས，命令式为 སྐྱུངས。减少；缩小。

སྐྱུང་བུ 同 སྐྱུང་བོ。

སྐྱུངས〔动〕为 སྐྱུང་བ 的命令式。

སྐྱུད　〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱུད。1.忘记；忘失；遗忘。2.吞下；吃下去。3.抛弃；放弃；搁置。

སྐྱུར་ཐུམ　〔名〕酸料。

སྐྱུར་མནམ　〔形〕酸臭；发酸的臭味。

སྐྱུར་པོ　〔名〕酸味。

སྐྱུར་བ　〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱུར，命令式为 སྐྱུར。掷；抛去；丢；投；丢弃；搁置。〔形〕漂白的；酸的。〔名〕同 སྐྱུར་པོ 或 སྐྱུར་མོ。

སྐྱུར་བག　〔名〕1.同 སྐྱུར་པོ。2.酸饼。

སྐྱུར་མ　〔名〕堕胎；流产。

སྐྱུར་མོ 同 སྐྱུར་པོ。

སྐྱུར་རྩེའི་ཤུན་སྡོན　〔名〕青皮，积壳(药)。

སྐྱུར་ཙི　〔名〕1.(汉)橘子，一种酸果。2.酵母。

སྐྱུར་ཤོར　〔动〕变味了，变酸了；馊了。

སྐྱུས　〔副〕总共，如：སྐྱུས་ཐོག་གཅིག 一起，一同。

སྐྱེ 参看 སྐྱེད 与 སྐྱེ་བ。

སྐྱེ་ཁུངས　〔名〕出身，成分。

སྐྱེ་དགུ　〔名〕1.同 སྐྱེ་རྒུ 或 སེམས་ཅན 一切生物，众生。2.玉树（青海省玉树藏族自治州的一个县）。

སྐྱེ་འགྲོ 同 འགྲོ་བ　〔名〕1.众生。2.生物，动物，有生命者。3.同 སྐྱེ་དགུ 或 སྐྱེ་ལྡན。

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི〔语〕生、老、病、死。

སྐྱེ་རྒུ 参看 སྐྱེ་དགུ。

སྐྱེ་རྒས　〔名〕生老；生与老。

སྐྱེ་རྒྱའི་རྩ་བ　〔名〕胚根。

སྐྱེ་སྒོ　〔名〕产门(女性生殖器)。

སྐྱེ་ངན　〔名〕坏人；恶棍；下流，不正派。

སྐྱེ་དངོས　〔名〕生物。

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཁམས　〔名〕生物界。

སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ 〔名〕微生物。

སྐྱེ་དངོས་རིགས 〔名〕物种（生物的基本类别）。

སྐྱེ་དངོས་རིགས་འགྱུར 〔语〕生物变种。

སྐྱེ་མཆེད 〔名〕1.处（佛），生处；器官。2.兄弟。3.同 དབང་པོ。

སྐྱེ་སྟོབས 〔名〕生命力，生机；天赋。

སྐྱེ་ལྡན 〔名〕1.同 སེམས་ཅན。2.同 འཇིག་རྟེན。3.有机。

སྐྱེ་ཕུམ 同 ཤིང་ཏོག་དང་ལག་མ 〔名〕香蕉。

སྐྱེ་སྡོང 俗语为 ལྗོན་ཤིང 〔名〕树。

སྐྱེ་གནས 〔名〕1.降生地；女性生殖器。2.生长地方；发声的部位。

སྐྱེ་གནས་མཚུངས་པ 〔语〕1.生处相同。2.兄弟姊妹，同胞。

སྐྱེ་འཕེལ 〔名〕1.增殖，繁殖；生殖。2.孳生。

སྐྱེ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན 〔语〕转世；历代出生。

སྐྱེ་འཕྲོ 〔名〕首尾 二部分；头尾。

སྐྱེ་བ 〔名〕降生，轮回。〔动〕未来式为 སྐྱེ，过去式为 སྐྱེས。生长；降生，成长，发育，增殖。

སྐྱེ་བ་མཐུན་པ 〔名〕1.同年月或同时日所生。2.同父母或同族系所生。

སྐྱེ་བ་ཕྲ་མོ 〔名〕1.微生物。2.小苗。

སྐྱེ་བ་འཕོ 〔语〕转世；投胎；投生（佛）。

སྐྱེ་བོ 〔名〕1.人类。2.男子。

སྐྱེ་བོ་ཆ་ལུགས 〔名〕衣服；装饰品。

སྐྱེ་འབྲས 〔名〕长相。

སྐྱེ་མ 〔名〕1.夜间。2.大地。

སྐྱེ་མེད 〔名〕无机。

སྐྱེ་མེད་ཁམས 〔名〕无机界。

སྐྱེ་མེད་དངོས་རྫས 〔名〕无机物。

སྐྱེ་མེད་ཚྭ 〔名〕无机盐。

སྐྱེ་ཚེ 〔名〕1.(汉)芥菜。2.诞辰，生日，生时。

སྐྱེ་གཟུགས 〔名〕身材，姿态。

སྐྱེ་གཟེར་བརྒྱབ་པ 〔语〕临产阵痛。

སྐྱེ་ཡུལ 〔名〕出生地，家乡，原籍。

སྐྱེ་གསོག 〔名〕助产士，接生员。

སྐྱེ་རབས 〔名〕本生记(佛)，家世，世代，年谱。

སྐྱེ་ལུགས 〔名〕生理。

སྐྱེ་ལུགས་ཚྭ་ཆུ 〔名〕生理盐水。

སྐྱེ་ས 〔名〕出生地，门第，出身。

སྐྱེག 〔名〕不幸，灾难。

སྐྱེགས 〔名〕1.紫色，紫色颜料。2.胭脂。3.鹞鸟。

སྐྱེང་བ 或 སྐྱེངས་པ 〔形〕含羞，羞愧，害羞。

སྐྱེད 〔名〕利息，利益，所获。〔动〕生长，进步，增加。

སྐྱེད་ཀ 同 སྐྱེད་ར 〔名〕1.生息。2.利润，赢余。

སྐྱེད་ཀ་གཅོག་པ 〔语〕减息。

སྐྱེད་སྒོ 〔名〕囟门。

སྐྱེད་ཆའི་བུ་ལོན 〔名〕高利贷。

སྐྱེད་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱེད。1.产，发生，形成。2.培育，培养，使生育。3.焕发，发扬。

སྐྱེད་བྱེད 〔名〕1.父亲。2.地球。3.树。

སྐྱེད་མ 〔名〕1.母亲。2.妇女。

སྐྱེད་མེད་དངུལ་བུན 〔语〕无息贷款。

སྐྱེད་སྐྱོས་ཚལ 同 སྐྱེད་ཚལ。

སྐྱེད་ཚལ 或 སྐྱེད་སྐྱོས་ཚལ 〔名〕花园，林园，公园，人造林。

སྐྱེད་ར 同 སྐྱེད་ཀ。

སྐྱེད་ཤིང 〔名〕植的树，果木。

སྐྱེད་སྲིད 〔名〕造就，培育，扶植。

སྐྱེན་པ 〔形〕1.疾速，快。2.轻

率；急；慌张。 3. 敏捷，机警，灵巧。

སྐྱེམ་པ 〔形〕渴。〔名〕同 སྐྱེམས 饮料(茶酒等)。

སྐྱེམས 〔名〕1.渴，干渴。2.饮料(敬)。

སྐྱེམས་ཆང 〔名〕酒(敬)。

སྐྱེམས་དྭངས 〔名〕一种酒名；白兰地。

སྐྱེམས་ཕྱོག 〔名〕杯；碗；碟。

སྐྱེར་སྐྱ 〔形〕草黄色；淡黄色。

སྐྱེར་སྐྱེར 〔形〕孤独；孤寂；孤单。

སྐྱེར་ཁ 〔名〕黄颜料；淡黄色；焦黄。

སྐྱེར་ཤོག 〔名〕功劳叶(药)。

སྐྱེར་པ 〔名〕黄刺树；三棵针(药)。

སྐྱེར་པའི་བར་ཤུན 〔名〕黄柏(药)。

སྐྱེར་མ 〔名〕马兰草，黄草。

སྐྱེལ་མཁན 〔名〕护送者；送行人。

སྐྱེལ་གླ 〔名〕1.运费，脚费。2.给护送者的报酬（钱、物品等）。

སྐྱེལ་ཐུང་ཐེད་པ 〔语〕陪送一程，短送。

སྐྱེལ་དར 〔名〕赠送给送行人的礼物。

སྐྱེལ་འདྲེན 〔名〕运输；运送。

སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་གྲུ 〔语〕运输机。

སྐྱེལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱལ 或 བསྐྱེལ，命令式为 སྐྱོལ。送；遣送；运送；寄送；伴送。

སྐྱེལ་མ 〔名〕保送者；护送者；保镖。

སྐྱེས 〔名〕礼物。〔动〕生长；诞生，长成。

སྐྱེས་སྐར 〔名〕八字；生日；生辰，年庚。

སྐྱེས་ཆེན 〔名〕1.大丈夫；伟人。2.随信附寄的礼物。

སྐྱེས་སྟོབས 〔名〕1.生命力；

发育。2.天赋，先天。

སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ 〔语〕天才；才智。

སྐྱེས་ལྡན 〔名〕人类。

སྐྱེས་ཇོར 〔名〕财礼。

སྐྱེས་པ 〔名〕1.男子，男性。2.成熟；成年。〔动〕为 སྐྱེ་བ 的过去式。

སྐྱེས་པ་དར་མ 〔名〕成年人，中年人，壮年。

སྐྱེས་སྒོར 〔名〕量具（量谷米的器具）。

སྐྱེས་བུ 〔名〕人，丈夫，男子。

སྐྱེས་བུ་དམ་པ 〔名〕贤人；伟大人物，大丈夫，正人君子。

སྐྱེས་བུ་ཟོག་པོ 〔名〕伪君子。

སྐྱེས་མ 〔名〕女人；女性；妇女。

སྐྱེས་མའི་ཚ་ནད 〔名〕产褥热（病）。

སྐྱེས་དམན 〔名〕妇人。

སྐྱེས་ཞིང 〔名〕田庄，庄园，田园。

སྐྱེས་ཟླ 〔名〕1.分娩期，预产期。2.“生长月”，即藏历六月。

སྐྱེས་གཟུགས 〔名〕体型，体格，身段，身材。

སྐྱེས་བཟང 〔名〕1.礼物；赠品。2.出身好。3.茂盛，长势好。

སྐྱེས་ལན 〔名〕回礼。

སྐྱེས་ས 〔名〕生地；籍贯；故乡。

སྐྱོ 或 སྐྱོ་བ 〔形〕1.忧愁，哀伤，伤感，厌烦，心焦。2.后悔。

སྐྱོ་གྲོགས 〔名〕安慰者；伴侣，知己。

སྐྱོ་གླུ 〔名〕悲歌，挽歌，哀乐。

སྐྱོ་ཤེས 〔名〕忏悔；悔悟；忧虑。

སྐྱོ་རོགས 同 སྐྱོ་སྡོགས。

སྐྱོ་ཙམ 〔名〕悲壮。

སྐྱོ་སྡོགས 同 སྐྱོ་རོགས 〔名〕1.争吵。2.争斗；纠纷；争执。

སྐྱོ་སྡོགས་བྱེད 〔语〕扰乱，发乱，发举，争吵，打仗。

སྐྱོ་གཏམ 〔名〕悼词；悲哀的话。

སྐྱོ་ཤད 同 སྐྱོ་མ 或 སྐྱོ་ཚ 〔名〕

1. 稀粥；面汤。2.争吵。

སྐྱོ་མདོག 〔名〕愁容；寒酸相。

སྐྱོ་འདུར 〔名〕稀粥；面糊。

སྐྱོ་གནས 〔名〕惨景。

སྐྱོ་སྣང 〔名〕伤感；抑郁；悲伤。

སྐྱོ་སྣང་སྐྱེས་པ 〔语〕哀痛。

སྐྱོ་བ 〔动〕1.烦闷；烦躁；苦恼。2.悲伤；难过。

སྐྱོ་ཟན 〔名〕仆人。

སྐྱོ་མ 〔名〕1.一种粥；稀粥；浆糊；药膏。2.指责；诽谤。

སྐྱོ་མ་ཕྱི་བཅད 〔名〕不许复争的判决。2.以前的判决。

སྐྱོ་ཚ 〔名〕1.稀粥。2.争吵。

སྐྱོ་རོགས 同 སྐྱོ་གྲོགས。

སྐྱོ་ཤས 〔形〕忧愁；哀伤；悲哀；烦闷。

སྐྱོ་བཤད 〔语〕诉苦。

སྐྱོ་སངས 〔名〕或〔动〕1.安慰；宽慰；吊唁。2.消遣；解闷。

སྐྱོ་སེང་བ 〔名〕心情舒畅；烦恼消除。

སྐྱོ་བསངས 〔名〕消遣；消除烦闷。

སྐྱོག 〔动〕为 སྐྱུག་པ 的命令式。

སྐྱོགས 〔名〕1.杓；瓢。2.杯、碗等食具。

སྐྱོགས་ཏ་འབུ 〔名〕1.蜗牛。2.迟钝的人。

སྐྱོགས་ལྕགས 〔名〕铁瓢；铁杓。

སྐྱོགས་པ 〔动〕1.转动；弯曲。2.指摘；揿短；揭短。

སྐྱོང་མཁས 〔名〕善治；能治（如治国、治家、善于抚养子弟）。

སྐྱོང་བ 〔动〕未来式为 བསྐྱང，过去式为 བསྐྱངས，命令式为 སྐྱོངས。守护；防卫；拯救；救护；保护；扶助；管辖；治理。

སྐྱོང་མ 〔名〕母亲；保护者。

སྐྱོང་གསོ 〔名〕哺养；护养。

སྐྱོངས 〔动〕为 སྐྱོང་བ 的命令式。

སྐྱོད་པ 〔动〕未来式与过去式为 བསྐྱོད。动；移动；行走；进行。

སྐྱོན 〔名〕过失，错误，缺点，毛病，残缺，残废。

སྐྱོན་སྐྱེ 〔语〕产生过失，发生毛病。

སྐྱོན་བཤད་པ 同 སྐྱོན་དུ····འཤད་པ 或 སྐྱོན་བརྗོད་པ 〔语〕指责，谴责，批评，批判。

སྐྱོན་འགེབས 〔语〕文过饰非，掩饰缺点。

སྐྱོན་ཅན 同 སྐྱོན་ལྡན 〔名〕1.罪人。2.有过失；有缺点，有错误的，有罪的。

སྐྱོན་ཆ 〔名〕弱点；缺点；缺陷。

སྐྱོན་བརྗོད་པ 同 སྐྱོན······བཤད་པ。

སྐྱོན་དུ་འཤད་པ 同 སྐྱོན····བཤད་པ。

སྐྱོན་འདོགས 〔语〕指责，谴责，挑剔，攻击。

སྐྱོན་ལྡན 同 སྐྱོན་ཅན。

སྐྱོན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱོན，命令式为 སྐྱོན。1.跨上，登上，骑，乘。2.穿，着。

སྐྱོན་སྤང་གསར་སྒྱུར 〔语〕改过自新。

སྐྱོན་བྲལ 〔形〕健康，完美。

སྐྱོན་བྲལ་ལེགས་འཛོམས 〔语〕完善无缺。

སྐྱོན་འཚོལ་བ 〔语〕挑剔，挑刺，找毛病。

སྐྱོན་འཛུགས 〔语〕中伤，责怪，指责。

སྐྱོན་ཞིབ 〔名〕检查，检讨，反省。

སྐྱོན་ཡོན་བརྗོད་མཁན 〔名〕评论家，批评家。

སྐྱོན་ཡོན་གསལ་ཡིག 〔名〕鉴定书。

སྐྱོན་ནོར 〔动〕1.损失，损坏。2.出毛病，犯错误，抛锚。

སྐྱོན་སེལ 或 སྐྱོན་སེལ་བ 〔语〕1.消除过失。2.免去罪恶，改过。

སྐྱབ་འཁོར 〔名〕救护车。

སྐྱབ་གྲུ 〔名〕救生艇，救生船。

སྐྱབ་དངུལ 〔名〕救济款，救济金。

སྐྱབ་སྟོན 〔名〕保护者，救护者。

སྐྱབ་པ 〔动〕未来式为 བསྐྱབ，过去式为 བསྐྱབས，命令式为 སྐྱོབས。拯救，保护，防卫，保存。

སྐྱབ་དམག 〔名〕救兵，援兵。

སྐྱབ་སྲུང 〔名〕救护。

སྐྱབས 〔动〕为 སྐྱབ་པ 的命令式。

སྐྱམ་པ 〔动〕未来式为 བསྐྱམ，过去式为བསྐྱམས或བསྐྱོམས，命令式为 སྐྱམས。1.倾出，泼，扬，激动，搅，摇动。2.给与。

སྐྱམས 〔动〕为 སྐྱམ་པ 的命令式。

སྐྱར 〔名〕满握，抓一把。〔动〕持，复习，如：སྐྱར་སྦྱངས་བྱེད 重温，反复练习。〔形〕1.弯曲，紧缩。2.屡次。

སྐྱར་སྐྱར 〔副〕屡次，重复，又，再，一次又一次。

སྐྱར་རྒྱབ 〔名〕支撑，顶住，加扶柱。

སྐྱར་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐྱར，命令式为 སྐྱོར。1.顶住，扶住。2.背诵。

སྐྱར་ཚིག 〔名〕重复的话，重述的句子。

སྐྱར་ཤིང 〔名〕扶柱，撑木。

སྐྱལ 〔动〕为 སྐྱེལ་བ 的命令式。

སྐྱས་པ 〔形〕1.衰退，恶化。2.污毁的，衰微的，荒芜的。

སྐྱས་མ 〔名〕1.饯行的礼物，贺礼。2.赏钱，报酬。

སྐྲ 〔名〕头发。

སྐྲ་མཁན 〔名〕理发师，理发员。

སྐྲ་གྲི 〔名〕剃刀。

སྐྲ་བརྫུན 〔名〕假发。

སྐྲ་སྣུམ 〔名〕头油，头发油。

སྐྲ་བྱི་བ 〔名〕脱顶。

སྐྲ་ཚལ 〔名〕1.假发。2.头发稀少的。

སྐྲ་ཚོམ 〔名〕1.束发者。2.发髻，髻。

སྐྲ་བརྫེས་པ〔名〕头发卷起的。

སྐྲ་བཞར་པ 〔名〕理发；剃头。

སྐྲ་གཟེངས་པ 〔名〕头发竖立起的；头发蓬松的。

སྐྲ་བཟེད 〔名〕理发时罩在身上的布。

སྐྲ་ལས་ཁང 〔名〕理发室；理发店。

སྐྲ་ཤད 参看 སོ་མད。

སྐྲ་ཤད་པ 〔语〕梳头。

སྐྲ་ཞུབས 〔名〕发套，发网。

སྐྲག་སྣང་སྐྱེད་པ 〔语〕恫吓。

སྐྲག་པ 〔形〕恐惧；惊骇；害怕。

སྐྲག་པ་སྙིང 〔名〕山里红(药)。

སྐྲང་བ 〔动〕未来式为 སྐྲང，过去式为 སྐྲངས。肿；肿胀。

སྐྲང་འབུར 〔名〕1.肿起。2.脓包。3.痈疽。

སྐྲང་ཤོས 〔名〕浮肿。

སྐྲངས་པ〔动〕为 སྐྲང་བ 的过去式。

སྐྲངས་བོ 〔名〕疱，瘤。

སྐྲན 〔名〕1.痞肿，气痞，腹内的肉瘤。2.腺道的浮肿。

སྐྲན་ནད 〔名〕癌症。

སྐྲབ་པ 同 འཁྲབ་པ 〔动〕践踏，跳舞，舞蹈。

སྐྲས་ཀ 或 སྐས་ཀ 〔名〕梯子。

སྐྲུ་བ 〔动〕未来式为 བསྐྲུ，过去式为 བསྐྲུས，命令式为 སྐྲུས。砍，切。

སྐྲུན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྐྲུན，命令式为 སྐྲུན。1.生长。2.制造；修筑；创造。3.印刷。

སྐྲུམ 〔名〕肉食(敬)。

སྐྲུས 〔动〕为 སྐྲུ་བ 的命令式。

སྐྲོག་པ 〔动〕未来式为 བསྐྲོག，过去式为 བསྐྲོགས，命令式为 སྐྲོགས。挠，搔，击，敲(鼓)，摇(铃)。

སྐྲོགས〔动〕为 སྐྲོག་པ 的命令式。

སྐྲད་པ 〔动〕未来式与过去式为 བསྐྲད，命令式为 སྐྲོད。驱逐，逐出；赶出。

སྐྲན་པ 〔形〕凝固，坚硬。

བརྐམ་ཆགས་པ 〔语〕贪恋，沉迷，贪欲。

བརྐམ་པ 参看 རྐམ་པ。

བརྐུ་བ 〔动〕为 རྐུ་བ 的未来式。

བརྐུས 〔动〕为 རྐུ་བ 的过去式。

བརྐུས་དངུལ 〔名〕赃款。

བརྐུས་ནོར་བགོ་བ 〔语〕分赃。

བརྐུས་ཚོང 〔名〕偷卖。

བརྐུས་རྫས 〔名〕赃物。

བརྐུས་ཟོག 〔名〕赃物。

བརྐོ་བ 〔动〕为 རྐོ་བ 的未来式。

བརྐོས་པ 〔动〕为 རྐོ་བ 的过去式。

བརྐོས་ཡིག 〔名〕铭文。

བརྐོས་རིས 〔名〕版画。

བརྐྱང་བསྐུམ 〔名〕屈伸，伸缩(如屈伸其手足)。

བརྐྱང་བ 〔动〕为 རྐྱོང་བ 的未来式。

བརྐྱངས་པ 〔动〕为 རྐྱོང་བ 的过去式。

བསྐ་བ 〔形〕厚的，浓的(味)，酽。

བསྐང་བ 〔动〕为 སྐོང་བ 的未来式。

བསྐངས་པ 〔动〕为 སྐོང་བ 的过去式。

བསྐམ་པ 〔动〕为 སྐེམ་པ 的未来式。

བསྐམས་པ 〔动〕为 སྐེམ་པ 的过去式。

བསྐར་བ 〔动〕为 སྐར་བ 的未来式及过去式。

བསྐལ་པ 〔名〕劫，劫数(佛)。

བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག 〔语〕原始。

བསྐུ 〔动〕为 སྐུད་པ 的未来式。

བསྐུ་མཉེ 〔动〕涂油，用手按摩，揉，搓。

བསྐུག 〔动〕赌，玩赌。

བསྐུང་བ 〔动〕为 སྐུང་བ 的未来式。

བསྐུངས་པ 〔动〕为 སྐུང་བ 的过去式。

བསྐུམ 〔动〕为 སྐུམ་པ 的未来式。

བསྐུམ་ཁྲུ 〔名〕自肘至中指末端的长度。

བསྐུམ་མཁྱིད 〔名〕拇指距中指间的长度(一扎)。

བསྐུམ་འདོམ 〔名〕伸开两臂的长度(一托)。

བསྐུམས་པ 〔动〕为 སྐུམ་པ 的过去式。

བསྐུར་བ 〔动〕为 སྐུར་བ 的未来式及过去式。

བསྐུལ་བ 〔动〕为 སྐུལ་བ 的未来式和过去式。

བསྐུས་པ 〔动〕为 སྐུད་པ 的过去式。

བསྐོ་མངག 〔名〕分配;委派。

བསྐོ་བ 〔动〕为 སྐོ་བ 的未来式。

བསྐོ་གཞག 〔名〕任命;委任;安插。

བསྐོན་པ 〔动〕为 སྐོན་པ 的未来式及过去式。

བསྐོར་བ 〔动〕为 སྐོར་བ 的未来式和过去式。

བསྐོར་ཡིག 同 ཧོར་ཡིག 〔名〕即八思巴所创的蒙古文字。

བསྐོར་གཡེང 〔名〕巡查;巡逻。

བསྐོལ་བ 〔动〕为 སྐོལ་བ 的未来式和过去式。

བསྐོལ་མ 参看 སྐོལ་མ。

བསྐོས་པ 〔动〕为 སྐོ་བ 的过去式。

བསྐྱ་བ 〔动〕为 སྐྱ་བ 的未来式。

བསྐྱག་པ 〔动〕为 སྐྱག་པ 的未来式。

བསྐྱགས་པ 〔动〕为 སྐྱག་པ 的过去式。

བསྐྱང་བ 〔动〕为 སྐྱོང་བ 的未来式。

བསྐྱངས་པ 〔动〕为 སྐྱོང་བ 的过去式。

བསྐྱབ་པ 〔动〕为 སྐྱོབ་པ 的未来式。

བསྐྱབས་པ 〔动〕为 སྐྱོབ་པ 的过去式。

བསྐྱམ་པ 〔动〕为 སྐྱོམ་པ 的未来式。

བསྐྱམས་པ 〔动〕为 སྐྱོམ་པ 的过去式。

བསྐྱར 〔副〕再，屡次。〔动〕为 སྐྱོར་བ 的未来式和过去式。

བསྐྱལ་བ 〔动〕为 སྐྱེལ་བ 的未来式和过去式。

བསྐྱས་པ 〔动〕为 སྐྱེ་བ 的过去式。

བསྐྱི་བ 〔动〕为 སྐྱི་བ 的未来式。

བསྐྱིན་པ 〔动〕为 སྐྱིན་པ 的过去式。

བསྐྱིམ 〔动〕为 སྐྱིམ 的未来式。

བསྐྱིམས 〔动〕为 སྐྱིམ 的过去式。

བསྐྱིལ་བ 〔动〕为 སྐྱིལ་བ 的未来式及过去式。

བསྐྱིས་པ 〔动〕为 སྐྱི་བ 的过去式。

བསྐྱུག་པ 〔动〕为 སྐྱུག་པ 的未来式。

བསྐྱུགས་པ 〔动〕为 སྐྱུག་པ 的过去式。

བསྐྱུང་བ 〔动〕为 སྐྱུང་བ 的未来式。

བསྐྱུངས་པ 〔动〕为 སྐྱུང་བ 的过去式。

བསྐྱུད 〔动〕为 སྐྱུད 的未来式和过去式。

བསྐྱུར་འཇོག 〔名〕放弃(责任)。

བསྐྱུར་བ 〔动〕为 སྐྱུར་བ 的未来式和过去式。

བསྐྱེད་པ 〔动〕为 སྐྱེད་པ 的未来式和过去式。

བསྐྱེད་བསྲིངས 〔名〕生长，培养，培育，抚养成人。

བསྐྱེལ་བ 〔动〕为 སྐྱེལ་བ 的未来式和过去式。

བསྐྱོད་པ 〔动〕为 སྐྱོད་པ 的未来式及过去式。

བསྐྱོན་པ 〔动〕为 སྐྱོན་པ 的未来式及过去式。

བསྐྱོམས 或 བསྐྱམས 〔动〕为 སྐྱོམ་པ 的过去式。

བསྒྲིས་པ 〔动〕 1.衰败，衰颓。2.亏损，减少。

བསྒྲུད་པ 〔动〕 为 སྒྲུད་པ 的未来式及过去式。

བསྒྲུ་བ 〔动〕 为 སྒྲུ་བ 的未来式。

བསྒྲུན་པ 〔动〕 为 སྒྲུན་པ 的未来式和过去式。

བསྒྲུས་པ 〔动〕 为 སྒྲུ་བ 的过去式。

བསྒྲིག་པ 〔动〕 为 སྒྲིག་པ 的未来式。

བསྒྲིགས་པ 〔动〕 为 སྒྲིག་པ 的过去式。

ཁ

ཁ 〔名〕1.口，嘴。2.前面。3.表面，上面。4.刃。5.此字常作方位、处所、时间等词的词尾，如：དབྱར་ཁ，གཏེར་ཁ，འགྲོ་ཁ，འཆི་ཁ。

ཁ་ཀྱུ 〔名〕歪嘴。

ཁ་དཀར་གཏིང་ནག 〔语〕口蜜腹剑。

ཁ་དཀར་པོ 〔形〕1.光明。2.吉祥。3.直爽。4.和蔼。

ཁ་དཀྲི 〔名〕面幕，围巾。

ཁ་ཟུགས་པ 〔名〕哑，喑哑。

ཁ་སྐད 〔名〕口语；俗语；白话。

ཁ་སྐོང 〔名〕1.补缺，补遗，补充。2.附录。

ཁ་སྐོར 〔名〕有关。

ཁ་ཟུར་ཕོན 〔名〕1.青果。2.青果树。

ཁ་ཚེངས 〔名〕汗颜，羞；赧，惧怯。

ཁ་ཚེལ་བ 〔语〕1.接吻。2.传话。3.传闲话。

ཁ་བསྐང 〔语〕1.补充。2.使满足。

ཁ་བསྐོར་བ 〔语〕1.欺诈，哄骗，引诱。2.转身，转向。

ཁ་ཁ 〔形〕各别，离开；分开。〔名〕苦味。

ཁ་ཁ་སོ་སོ 〔形〕各自；两回事。

ཁ་ཁུག་སིམ་པོ 〔形〕僻静，宁静，寂静。

ཁ་ཁེབས 〔名〕1.面幕。2.盖子。

ཁ་ཁོག་མི་མཚུངས 〔语〕口是心非。

ཁ་ཁོབ 〔语〕堵嘴，掩口。

ཁ་ཁོར 〔名〕1.边界。2.边。

3.圆周。4.周围。

ཁ་ཁྱེར 〔名〕1.边缘，沿。2.台子。3.底座。4.阑干。

ཁ་ཁྲམ 〔名〕诈谈，造谣，欺人之谈。

ཁ་ཁྲལ 〔名〕1.人口税。2.承认，承担。3.尊重。4.颂词。

ཁ་ཁྲིམས་བསྡམས 〔语〕禁令，禁止乱说。

ཁ་མཁས་སྟོང་བཤད 〔语〕夸夸其谈。

ཁ་མཁས་འདྲ་ཆགས 〔语〕巧嘴，巧言如簧。

ཁ་མཁས་པོ 〔名〕嘴巧，能说会道。

ཁ་འཁོར་བ 〔语〕1.围绕，环绕。2.转向，转动方向。

ཁ་འཁྱིག་པ 〔语〕绑嘴（一种宰畜法，即把牲畜的嘴捆绑起来捂死）。

ཁ་འཁྲམས 〔名〕感动，激动，动荡。

ཁ་གང 〔名〕1.一方，如：རས་ཁ་གང 一方布。2.一口。3.正方形的。

ཁ་གང་མ 〔名〕方座垫。

ཁ་གབ 〔名〕遮盖物。

ཁ་གོང 〔名〕雪球。

ཁ་གོན 〔名〕罩衣，罩衫。

ཁ་གྱེན་བཙུགས 〔语〕仰面，口朝上，翘首。

ཁ་གྱེས་པ 〔语〕分开，离别，分裂。

ཁ་རྒྱོང་པོ 〔形〕嘴硬，犟嘴.

ཁ་གྲགས་པ 〔语〕吭气，开腔。

ཁ་གྲངས 〔名〕数目，数字。

ཁ་གྲི 〔名〕刺刀。

ཁ་གློད་པ 〔语〕放松拉手。

ཁ་དགབ་པ 〔语〕盖，遮蔽。

ཁ་འགོ་པ 〔名〕1.工头，领工。2.带领者，负责人。

ཁ་འགོག་པ 〔语〕堵口，封口。

ཁ་འགྲིག་པ 同 ཁ་འཆམ་པ 〔语〕1.意见一致，语言相投。2.性情相同。

ཁ་འཁྱིལ 〔名〕1.编织物品的边沿。2.物品的卷边。

ཁ་འཁྱམ་རིང་ལུགས 〔名〕分散主义。

ཁ་རྒན 同 ཁ་རྐོན 〔名〕年老，口老(指牲畜)。

ཁ་རྒོད 〔名〕1.语言严厉。2.口齿锋利，口气硬。

ཁ་སྨན 〔名〕1.医药。2.口严(口头修辞)。

ཁ་རྒྱལ་བ 〔语〕胜诉，辩论胜利。

ཁ་རྒྱུག 〔名〕随声附和。

ཁ་རྒྱུག་རྩོམ 〔名〕顺口溜。

ཁ་རྒྱུགས་ལེན་པ 〔语〕口试。

ཁ་སྒྱུར་འཁོར་ལོ 〔名〕方向盘。

ཁ་སྒྱུར་བ 〔语〕染色，变色。

ཁ་བསྒོས 〔名〕忠告，劝戒，教言，委托，嘱托，嘱咐。

ཁ་ངོ 〔名〕脸面；面子；情面。

ཁ་ངོམས 〔形〕饱满，满意，满足。

ཁ་དཀོམ 〔形〕言语傲慢；夸口。

ཁ་ཅེ 同 ཀ་ཅེ。

ཁ་ཅིག 〔代〕某人；某些；部分。

ཁ་ཅལ 〔名〕无稽之谈，轻率的语言；信口开河。

ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས 〔语〕一嘴两舌。

ཁ་གཅོད 〔名〕盖子；塞子。

ཁ་བཅུད 〔名〕石膏(药)。

ཁ་བཅོལ་བ 〔语〕嘱托，托付，托辞。

ཁ་ལྕེ་བདེ་བ 〔语〕口齿伶俐，说话流利。

ཁ་ཆག 〔名〕1.缺损(如：刀斧刃口受损)。2.缺口。3.恶言，凌辱。4.破嘴破舌。

ཁ་ཆག་སྣ་རལ 〔语〕嘴破鼻裂，头破血流。

ཁ་ཆད 〔名〕协定，契约，盟约，特种事由。

ཁ་ཆར 〔名〕雨雪，雨雪交加，暴风雪。

ཁ་ཆུ 〔名〕1.口水，口涎，唾

沫。2.雪水。

ཁ་ཆུང་ 〔形〕1.小口径；小口（指器皿等）。2.口小；年幼（指牲畜）。

ཁ་ཆེ 〔名〕1.克什米尔（地名）。2.回族的代称；穆斯林。3.大口。

ཁ་ཆེ་གུར་གུམ 〔名〕藏红花（药）。

ཁ་ཆེ་ཤ་ཀ་མ 〔名〕藏红花（药）。

ཁ་ཆེམས 〔名〕遗嘱；遗言。

ཁ་ཆོས 〔名〕虚伪；虚假；口头禅。

ཁ་མཆུ 〔名〕1.嘴唇。2.争吵；口舌。3.诉讼。4.官司。

ཁ་འཆམ 〔名〕同意；一致；团结；和睦。

ཁ་འཆལ 〔名〕废话；谣言；谵语；无稽之谈。

ཁ་འཆིང་བརྒྱབ 〔语〕1.上封条；封口。2.捆住。

ཁ་འཆིངས་པ 〔名〕诋毁语。

ཁ་འཆུ 〔形〕弯曲；翘起（如木板受潮翘起）。

ཁ་འཇམ་ཁོག་རུལ 同 ཁ་འཇམ་ཁོང་རྩུབ 〔语〕口蜜腹剑；坏透了。

ཁ་འཇམ་པོ 〔形〕1.细腻；味好（指酥油）。2.言语柔和；说话和气。

ཁ་འཇམ་ཚིག་སྙན 〔语〕甜言蜜语；悦耳动听。

ཁ་འཇམ་ཞེ་རྩུབ 参看 ཁ་འཇམ་ཁོག་རུལ。

ཁ་འཇལ་བ 〔语〕丈量；测量。

ཁ་འཛུགས་པ 〔语〕1.插嘴；干涉。2.管闲事。

ཁ་རྗེ 同 ཀ་རྗེ。

ཁ་རྗེ 〔名〕1.大人物。2.佳运；福利。

ཁ་རྗེ་དབང་ཐང 〔语〕有钱有势；权势显赫；富贵荣华。

ཁ་རྙིད་པོ 〔形〕沉默寡言；缄默。

ཁ་ཉན་པ 〔语〕听从；服从，

听话。

ཁ་ཉན་ཚིག་བཛི 〔语〕唯命是从。

ཁ་ཉམས་ཤེས་དཔྱད 同 ཁ་ནང་ཤེ་རྒྱས 〔语〕舌知口情，熟知内情。

ཁ་ཉིན 〔名〕前天。

ཁ་ཆུང 〔名〕或〔形〕1.简言；寡言；沉默。2.口轻(指牲畜)。

ཁ་ཉེན 〔名〕口过，口孽。

ཁ་ཧྲོག 同 ཁ་ཧོག 〔形〕嘈杂；吵扰。

ཁ་གཉིས 〔名〕1.两面派，两面三刀。2.有两面或两道口子的东西。

ཁ་གཉེར་སྣ་གཉེར 〔语〕做鬼脸，挤眉弄眼。

ཁ་མཉམ 〔名〕意见相同；言语一致，相等，平坦；平面。

ཁ་སྙན་ཚིག་སྙན 〔语〕花言巧语。

ཁ་སྐྱིགས 〔名〕吃剩的饲料(牲口)。

ཁ་སྙོམས 〔形〕1.平坦。2.水平面。

ཁ་བསྙོགས 〔名〕1.语言含混；口齿不清。2.残食，剩饭。

ཁ་བསྙད་པ 同 བསྙད་བཏང་བ 〔语〕借口，借故。

ཁ་བསྙོགས་པ 〔形〕饕餮。

ཁ་ཏ 〔名〕忠言，教训。

ཁ་ཏ་སློབ་སྟོན 〔语〕劝导。

ཁ་ཏིག 〔形〕1.苦味。2.说话可靠，守信用。

ཁ་ཏོག 同 ཞིལ་ཟས 〔名〕零食；点心。

ཁ་གཏད་འཇལ་ཐབས 〔语〕对策。

ཁ་གཏད་པ 〔语〕相对，朝向，面向，对直。

ཁ་གཏད་ཕྱོགས 〔名〕对立面。

ཁ་གཏད་བྱེད་པ 〔语〕做对抗。

ཁ་གཏན་འགྱུར་མེད 〔语〕坚定不移，守信用。

ཁ་གཏན་ཚིག་གཏན 〔语〕说话算话，守信用。

ཁ་གཏམ 〔名〕口传，口述，传说。

ཁ་གཏིང 〔名〕1.表面和底下。2.衷心。

ཁ་གཏིང་ཟློག 〔语〕颠倒。

ཁ་གཏུགས་པ 〔语〕接吻，碰头。

ཁ་གཏོགས 〔名〕干涉，干预。

ཁ་གཏོར་བ 〔语〕分散，拆散，弄散。

ཁ་བཏགས 〔名〕哈达。〔动〕1.杀害，已杀。2.借口。

ཁ་བཏུམ་པ 〔语〕包，裹；封口。

ཁ་ཊྭཱཾ་ག 〔名〕天杖，顶端有头骨的棍棒(佛)。

ཁ་ཐུན 〔名〕1.毛毯，单子。2.椅垫。3.褥子。

ཁ་སྟོང 〔名〕1.枵腹。2.中空。3.空话。

ཁ་ཐད་དུ་ལེན 〔语〕对质。

ཁ་ཐབས 〔名〕说法，口授机宜。

ཁ་ཐལ 〔名〕1.粥料(调料)。2.失言；言语过多。3.失手；闪空，打偏。

ཁ་ཐིག 同 ཁ་འཐིག 〔名〕1.口袋绳(扎口袋之绳)。2.裤带。

ཁ་ཐིགས་པོ 〔形〕说准了，说得准确。

ཁ་ཐུམ 〔名〕口罩。

ཁ་ཐེག་པ 〔语〕承受，保证，担保。

ཁ་ཐོག 〔名〕顶，表面；上面，上边。

ཁ་ཐོར 〔名〕口疮。〔动〕分裂；散失。〔形〕零碎，零散。

ཁ་ཐོར་དགུ་ཐོར 〔语〕溃散，四分五裂。

ཁ་ཐོར་ཡ་ཐལ 〔语〕分崩离析。

ཁ་མཐུན 〔形〕一致，同意，相合，吻合。

ཁ་འཐབ 〔名〕争论，争吵，论战，舌战，斗口。

ཁ་འཐམ་པ 〔语〕噤口，不说

话，锁口。

ཁ་དག 〔名〕扫净，全无（指财产牲畜净尽无余）。

ཁ་དམ 〔名〕口严紧，守口如瓶。

ཁ་དམ་པོ 〔形〕1.说话谨慎，说话稳重。2.口子严密。

ཁ་དལ་སྒྲོད་དལ 〔语〕口闲手闲；慢手慢脚。

ཁ་རྡིག་པ 同 ཁ་ལྡིག 〔形〕口吃，结巴。

ཁ་ཉམ 同 ཁ་མཐུན་པ 〔形〕说和，调和。

ཁ་དོ 〔名〕两方，如：རས་ཁ་དོ 两方布。

ཁ་དོག 〔名〕颜色；颜料。

ཁ་དོག་མཐའ་ཡས 〔语〕五光十色；光怪陆离。

ཁ་དོག་པ 〔名〕1.小孔。2.窄孔；窄口；隘口。

ཁ་དོན་མི་མཚུངས་པ 〔语〕言行不一。

ཁ་དྲག 〔名〕1.强暴；有势力。2.傲慢；自大。3.强辩；言词强硬。

ཁ་དྲངས་པ 〔语〕1.牵引；引导。2.御者。

ཁ་དྲལ་བ 〔语〕破烂；破裂。

ཁ་དྲོ་བ 〔名〕1.赞美，称颂。2.庆幸。3.吉祥；吉兆。

ཁ་གདངས 〔语〕张口，开口。

ཁ་གདན 〔名〕垫子；座垫；护单。

ཁ་བདེ་ཞེ་བདེ 〔语〕花言巧语；口齿伶俐，能说会道。

ཁ་བདེ་པོ 〔形〕流利，嘴巧。

ཁ་འཆིག 同 ཁ་ཐིག 〔名〕1.口袋绳（扎口袋之绳）。2.裤带。

ཁ་ཟ 〔名〕细语，默念；喃喃。

ཁ་ཚུད་པ 〔语〕苛责。

ཁ་ལྡག་པ 〔语〕1.舐。2.奉承；阿谀。

ཁ་ལྡིག 同 ཁ་རྡིག་པ。

ཁ་ཕམས 同 ཁ་ཏ 或 གདམས་ཁ 〔名〕劝告，忠告。

ཁ་སྒམ་བྱེད་པ 〔语〕调解，调处；调停；斡旋。

ཁ་སྡོམ་པ 〔语〕噤口，禁止说话。

ཁ་བརྡ 〔名〕谈话，交谈。

ཁ་བར་བྱེད་པ 〔语〕闲谈，聊天，谈话。

ཁ་ན་མེད 〔语〕无用，无益。

ཁ་ནག་པོ 〔名〕黑暗。〔形〕1.不和蔼。2.凶恶，语言恶毒。

ཁ་ནད 〔名〕1.昨晨。2.嘴里。

ཁ་ནང་སྔེ་སྒྲས 同 ཁ་ཉམས་སྔེས་དབྱེད།

ཁ་ནར་ཅན 〔名〕长方形。

ཁ་ནས 〔语〕口头上，口头。

ཁ་ནིང 同 ན་ནིང〔名〕去年。

ཁ་ཟབ 〔名〕昨晚。

ཁ་ནོག 同 ཁ་ཧྲག།

ཁ་ནོར 〔名〕1.说错了话，失言。2.走路走错了方向。

ཁ་གནག་པོ 〔形〕说话恶毒，语言刻薄。

ཁ་གནོན 〔名〕镇压，压制，制服，对治。

ཁ་རྣོ་ཚིག་རྣོ 〔语〕唇枪舌剑。

ཁ་རྣོན་པོ 〔形〕1.锋利，尖锐。2.口利。

ཁ་པར 〔名〕电话。

ཁ་པར་འཕྲུལ་ཆས 〔名〕电话机。

ཁ་པར་བ 〔名〕话务员。

ཁ་དཔེ 〔名〕俗话，谚语。

ཁ་སྤུ 〔名〕胡须。

ཁ་སྤྱིན 〔名〕鳔胶。

ཁ་སྤྲད་པ 〔语〕会遇，已令其会合，介绍会面。

ཁ་ཕོ 〔名〕夸口，大言，吹牛。

ཁ་ཕོ་ཆེ 〔名〕大话。

ཁ་ཕོག་པ 〔语〕1.斥责，谴责。2.击中。

ཁ་ཕོར 〔名〕杯，小碗，盅。

ཁ་ཕྱི 〔名〕1.哈达的一种；2.面巾。3.外边，外缘。

ཁ་ཕྱིར་ལྟ 〔语〕回顾，反顾。

ཁ་ཕྱིས 〔名〕席布；小巾；手帕。

ཁ་ཕྱོགས 〔名〕1.自己方面。2.前方；方向；趋向；朝向；方面。

ཁ་ཕྲལ 〔语〕分开，拆散，分裂，撕开。

ཁ་འཕངས་པ 〔语〕扬言，佯称；借口。

ཁ་འཕྱུར་བ 〔语〕溢出；漫出。

ཁ་བ 〔名〕雪。〔形〕苦味，苦的。

ཁ་བ་ཅན 或 གངས་ཅན 〔名〕1.藏区。2.有雪地区。

ཁ་བ་ཆུང 〔名〕小雪(二十四节气之一)。

ཁ་བ་ཆེ 〔名〕大雪(二十四节气之一)。

ཁ་བ་བུ་ཡུག 〔名〕暴风雪。

ཁ་བད 〔名〕1.西藏寺庙墙头上的柴檐。2.霜。

ཁ་བབ་ཙམ 〔语〕八成新的，适中的。

ཁ་བེ་ཁོ་བེ 〔形〕笨拙；呆板。

ཁ་བོ 同 ཁ་ཏོ 〔形〕苦；苦味。

ཁ་བྱང 〔名〕1.标题；书的题名。2.标签；号签。〔形〕熟练；熟习。

ཁ་བྲ་ཅན 亦作 ཁ་བྲག་ཅན 〔名〕破蹄，偶蹄。

ཁ་བྲལ་བ 〔语〕分离；分开；分裂。

ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས 〔名〕分裂主义。

ཁ་བྲི་བ 〔语〕减少；降低。

ཁ་དབང 〔名〕善辩；健谈。

ཁ་དབྲག 〔名〕裂口；分开；分叉。

ཁ་འབར་བ 〔语〕1.絮絮叨叨；话多。2.嘴馋。

ཁ་འབུ 〔名〕花苞。〔语〕含苞待放；萌芽。

ཁ་འབྱེད་པ 〔语〕1.揭开；打开。2.分离；分开。

ཁ་སྦུབ་པ 〔语〕倾复，颠倒；反转，翻过。

ཁ་སྦྱང 〔名〕辩才；语言流利。

ཁ་སྦྱོར 〔名〕残肴，剩饭。〔语〕1.接吻。 2.封口，封盖。3.结合，联接。4.介绍。

ཁ་མ་ཆར 〔名〕水雪，雨雪。

ཁ་མཐུར 〔名〕马衔，嚼子。

ཁ་མེད་པ 同 ཀ་མེད་པ〔形〕无法，不得不。

ཁ་མོ 〔名〕无敌的势力，吸引力。〔形〕苦味。

ཁ་ཙ་རྒྱགས་པ〔语〕疮溃，脓溃。

ཁ་ཙྭད 即 ཁ་མང〔形〕多言，说话过多，唠叨。

ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ 〔语〕假惺惺，尽说空话，空话而已。

ཁ་བཙོག་པ〔形〕说下流话。

ཁ་ཙང 同 ཁ་སང〔名〕昨天。

ཁ་རྩོད 〔名〕争论，争辩，舌战，辩论，争吵，口角。

ཁ་ཚ〔形〕1.语言尖刻。2.辛辣。

ཁ་ཚ་བོ 同 ཁ་ཚ。

ཁ་ཚ་རྨིག་ཚ 〔名〕口蹄疫。

ཁ་ཚང〔形〕完整，全数，成套。

ཁ་ཚད〔名〕口径(指枪炮的

ཁ་ཚར 〔名〕1.织物末端的线头。2.穗头，流苏。3.混合药物中的次要成分。

ཁ་ཚུབ 〔名〕1.暴风雪。2.牛毛帐房的天窗顶盖。

ཁ་ཚོ〔形〕夸口，夸大。

ཁ་ཚོད〔名〕衡量，测验，揣度。

ཁ་ཚོན 〔名〕1.全体一致，意见一致。2.决断，确实。3.口面，面积。

ཁ་ཚོན་གཅོད་པ〔语〕判断，断定，论断，决定，肯定。

ཁ་ཚོས་བརྒྱབ〔语〕上色，涂(染)色。

ཁ་མཚུལ〔名〕1.牛马的口部。2.口唇，面的下部。

ཁ་འཚོག 〔名〕责骂，毁谤。

ཁ་འཛིང་བརྒྱབ〔语〕吵架，口角。

ཁ་འཛིང་བ〔语〕顶牛。

ཁ་འཛིན 〔名〕1.随顺，随从，帮助，偏私。2.杜鹃鸟。

ཁ་འཛུམ་པ 〔语〕1.含笑，微笑。2.闭口。

ཁ་འཛེམ་པ 〔语〕忌口；忌食。

ཁ་འཛོལ་ནོར་བ 〔语〕口误。

ཁ་བརྗེས་པ 〔语〕卷口；卷边；翘嘴；翻口。

ཁ་ཞག 〔名〕浮油；油皮。

ཁ་ཞན་པ 〔形〕1.口松；口不谨严。2.语言无力。3.劣质；低位。

ཁ་ཞིག་པ 〔语〕口子开了。

ཁ་ཞུར 〔名〕水鸡。

ཁ་ཞེ་གཉིས 〔语〕口和心；表里。

ཁ་ཞེ་མཐུན་པ 亦作 ཁ་ཞེ་མེད་པ 〔语〕心口一致；心口如一。

ཁ་ཞེང 〔名〕宽度；面积；广袤。

ཁ་ཟས 〔名〕食物；食品；杂食。

ཁ་ཟུམ 〔名〕闭口；合口。

ཁ་ཟུམ་པ 〔语〕闭口；盖口；封口；合拢。

ཁ་ཟུར 〔名〕1.嘴角；舟角。2.枣子（或作 ཁ་སུར）。

ཁ་ཟེར་བ 〔动〕1.讥笑；调弄。2.诋毁。3.多言。4.饶舌。

ཁ་ཟླ 〔名〕1.答复。2.伙伴。

ཁ་གཟར 〔名〕调羹；杓。〔形〕陡峻。

ཁ་གཟེ 或 ཁ་གཟེ 〔名〕耙。

ཁ་བཟེད་པ 〔语〕接承；口向上接承。

ཁ་བཟོ་དབྱི་འབྱིས 〔名〕相貌；模样；形式。

ཁ་འོག 〔名〕1.下面；基层。2.同 སྐོག་ཏུ 暗中；背地里。

ཁ་ཡ 〔名〕伴人谈话者；帮助者；对手。

ཁ་ཡ་རོ་ཡ 〔语〕周旋；对手。

ཁ་ཡ་བྱེད་པ 〔语〕作对；理睬。

ཁ་ཡག་རོ་བསྙད 〔语〕阿谀奉承。

ཁ་ཡང་བ 〔形〕或〔名〕口松；说话随便；轻浮。

ཁ་ཡན་པ 〔名〕或〔形〕信口乱说。

ཁ་ཡི་ཟླ 〔名〕1.嘴角。2.盆的口径。

ཁ་ཡིག 同 ཁ་བྱང 〔名〕标签，标题；签条；封面字。

ཁ་ཐུ 同 ཁུ་ཐུ 〔名〕1.秃头。2.无角的牝兽，如母麋鹿等。

ཁ་ཡེལ 〔名〕敞口(壶或器具)。

ཁ་ཡོག 或 ཁ་གཡོག 〔动〕掩盖；遮盖；抵赖。〔名〕盖子；罩子；遮盖物。

ཁ་ཡོན 〔名〕口歪；歪嘴。

ཁ་ཡོལ 〔名〕口罩。

ཁ་གཡའ་བ 〔名〕癣疥。

ཁ་གཡར་བ 〔语〕1.借口。2.承认。

ཁ་གཡལ་བ 〔语〕打呵欠。

ཁ་གཡེངས་པ 〔形〕1.语言杂乱；语言轻率。

ཁ་གཡོགས 〔名〕器皿的盖；盖子；篮子盖。

ཁ་གཡོལ་རྫིག་གཡོལ 〔语〕躲闪闪。

ཁ་ར 〔名〕耙；抹槽。

ཁ་རལ 〔动〕破裂；绽裂；分开。

ཁ་རས 〔名〕围巾；面巾；手巾；口罩。

ཁ་རེ 〔名〕一种量具，约合20升。

ཁ་རུ་ཚྭ 〔名〕红盐；硝盐(药)。

ཁ་རུབ་རྒྱག་པ 〔语〕围攻(一般)；合拢。

ཁ་རུབ་པ 〔语〕合缝；闭口。

ཁ་རོ 〔名〕口味；滋味。

ཁ་རོག 〔形〕寂静；肃静；悄悄；默然。

ཁ་རླངས 〔名〕呼出的气。

ཁ་རླངས་གཏོང་བ 〔语〕哈气。

ཁ་ལ་ཙ་ལི་བ 〔语〕浮散(如在水面漂浮)。

ཁ་ལ་ཁྱུག 〔名〕燕子；雨雀。

ཁ་ལག 〔名〕1.食；饭食，如：ཁ་ལག་ཟ 用饭(西藏口语)。2.脸和手，如：ཁ་ལག་

ཁྲུས 盥洗，洗涤。

ཁ་ལན 〔名〕1.回答；答话。2.口头回答。3.感谢。4.顶嘴。

ཁ་ལན་སློག་པ 〔语〕犟嘴，顶嘴。

ཁ་ལབ 〔名〕谈话；说话。

ཁ་ལས་ཆེ 〔形〕说大话；夸口。

ཁ་ལྷུད 〔名〕1.痰；唾沫。2.追肥。

ཁ་ལེབ 〔名〕盖子；锅盖。

ཁ་ལོ 〔副〕朝向；口向。

ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཆས 〔名〕方向盘。

ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ 〔语〕驾驶；操纵；统治。

ཁ་ལོ་བ 〔名〕司机；驾驶员。

ཁ་ལོག་པ 〔语〕1.回答。2.抗议。3.变卦；翻案。

ཁ་ལོན 〔名〕对答。

ཁ་ཤ 〔名〕麋鹿。

ཁ་ཤུ 〔名〕1.嘴唇上的疮疤。2.同 ཁ་ཤོ 豁唇；缺唇。

ཁ་ཤགས 〔名〕1.对话；戏谈。2.滑稽语；诙谐。3.相声。

ཁ་ཤན 〔名〕镶口；镶边。

ཁ་ཤས 〔数〕有些；几个；一部分。

ཁ་ཤུ 〔名〕口哨；哨子。

ཁ་ཤུགས་ཅན 〔名〕善辩者；雄辩者。

ཁ་ཤེད 〔名〕口出大言。

ཁ་ཤོ 参看 ཁ་ཤུ。

ཁ་ཤོག 〔名〕封皮；封面。

ཁ་ཤོབ 〔名〕谎言；无稽之谈；瞎说；妄语；吹嘘。

ཁ་ཤོར་བ 〔语〕失言；失口；失约；背约；信口开河。

ཁ་གཤགས་འགྱེད་པ 〔语〕争讼；争论；论战。

ཁ་བཤད 〔动〕说话；说。

ཁ་བཤལ་བ 〔语〕1.漱口。2.涮。

ཁ་བཤིག་པ 〔语〕拆开；解开。

ཁ་བཤུས་པ 〔语〕刮下；扒下；剥离开。

ཁ་ས 同 ཁ་སང 〔名〕昨天；

过去不久。

ཁ་སང 同 ཁ་ཙང。

ཁ་སང་ཁས་ཉིན 〔名〕前几天，过去不久。

ཁ་སང་ཉེ་རིང 〔名〕最近，近来。

ཁ་སངས 〔形〕坦白陈述，坦白，直率，嘴直。

ཁ་སངས་ཟོལ་མེད 〔语〕坦率，直言不讳。

ཁ་སྲུར 〔名〕蜜枣，藏枣。

ཁ་སོ 〔名〕1.锋刃；刀刃。2.口齿。3.边沿。

ཁ་སོང 〔名〕以前。

ཁ་སོན་བརྒྱབ 同 གསབ… འདེབས 〔语〕补种。

ཁ་སྐོང 〔名〕1.补充，满足。2.仰卧。

ཁ་གསག 〔名〕1.虚谈；谄求；阿谀，奉承。2.多言的，饶舌的。

ཁ་གསབ་པ 〔语〕增加，补充。

ཁ་གསར 〔形〕新鲜，清楚。

ཁ་གསལ 〔形〕1.明显。2.口齿清楚。

ཁ་གསོ་བ 〔语〕1.添补；添满；旧的补新。2.渡日子；糊口。

ཁ་བསྡམ་པ 〔语〕闭口。

ཁ་བསོད 〔名〕口福。

ཁ་བསླུས་པ 〔语〕1.煽惑。2.欺骗，引诱，巧言哄骗。

ཁ་ཟུག 〔名〕1.衣衩。2.岔口。

ཁ་ལྷག 〔名〕1.残肴，剩饭。2.剩余，盈余。

ཁྭ 或 ཁྭ་ཏ 〔名〕乌鸦。

ཁྭ་ཏ 〔名〕鸦，小鸦。

ཁག 〔名〕或〔量〕1.各个；类别，门类，部门；章节。2.责任。

ཁག་ཁུག 〔名〕担保。

ཁག་ཁྲིད 〔名〕牵引，牵连。

ཁག་འཁུར་བ 〔语〕负责；担保。

ཁག་བགོས་པ 〔语〕分批。

ཁག་འགེལ་བ 〔语〕借故。

ཁག་གཅིག 〔量〕一批。

ཁག་འཛོག་པ〔语〕借口；借故。

ཁག་ཐེག〔名〕担保；保证，承担。

ཁག་པོ〔形〕困难；艰难，如：དཀའ་ལས་ཁག་པོ 艰难困苦。

ཁང་གླ〔名〕房租，房钱(住宿费)。

ཁང་སྒྲོམ〔名〕房架。

ཁང་ཆེན〔名〕大房；大厦，大厅。

ཁང་གཉེར〔名〕房屋管理人。

ཁང་སྟེང〔名〕房顶，屋顶。

ཁང་ཐོག〔名〕1.房上；房顶。2.房上平顶。

ཁང་བདག〔名〕房东，房主。

ཁང་པ〔名〕房屋；房舍。

ཁང་བུ〔名〕小屋；茅屋。

ཁང་བྱིའུ〔名〕麻雀，家雀。

ཁང་མིག〔名〕单间，房间，小屋。

ཁང་ཆོ་ཆེ〔名〕大厅；大厦。

ཁང་དམར〔名〕康马(西藏日喀则地区的一个县)。

ཁང་རྨང〔名〕房基；屋基。

ཁང་ཞིང 为 ཁང་པ་དང་ཞིང་ཁ 的缩写〔名〕村庄。

ཁང་བཟང〔名〕琼阁；华屋。

ཁང་གཡབ〔名〕廊檐。

ཁངས 同 ཁ་བ〔名〕雪。

ཁད〔形〕近；将近；临近。

ཁད་ཀྱིས〔副〕迟迟；渐渐，依次。

ཁད་ཀྱིས་ཁད་ཀྱིས〔副〕迟迟；渐渐。

ཁད་སྙོམས〔名〕平均；匀称；相等。

ཁད་རིང〔形〕渐远，渐渐远离，远距离。

ཁན〔名〕少许；一小块；一些。

ཁན་པ〔名〕香蕉。〔动〕增加。

ཁན་མེན〔形〕谦逊；羞怯。

ཁབ〔名〕1.官邸；堡垒；宫室。2.国。3.针。

ཁབ་རྒྱག་སྨན་རྩ〔名〕注射

液；注射剂。

ཁབ་སྦྲིད 〔名〕针麻；针刺麻醉。

ཁབ་མིག 〔名〕针眼；针鼻儿。

ཁབ་སྨན 〔名〕针剂。

ཁབ་གཙག 〔名〕针刺。

ཁབ་གཙག་ཐབས 〔名〕进针法；针法。

ཁབ་བཙའ 〔名〕针灸。

ཁབ་རྩ 〔名〕针根（针体和针柄之间的一段）。

ཁབ་རྩེ 〔名〕针尖。

ཁབ་ཚོར 〔名〕针感。

ཁབ་འཛིན་མོ 〔名〕1.新妇。2.主妇。

ཁབ་བཟེད 〔名〕别针。

ཁབ་རལ 同 ཁབ་ཤུབས 〔名〕针扎，针筒。

ཁབ་ལེན 同 རྡོ་ཁབ་ལེན 〔名〕磁石；吸铁石。

ཁབ་ལེན་རྡོ 〔名〕磁石，吸铁石。

ཁབ་ཤུབས 同 ཁབ་རལ。

ཁབ་ཤུལ 〔名〕针眼（针扎过后留下的小孔）。

ཁབ་བསྒྲིས 〔名〕针织。

ཁམ 〔名〕1.杏黄色。2.少许；一小块，一段。

ཁམ་དཀར 〔名〕白果；银杏(药)。

ཁམ་ཁམ 〔形〕灰黄色，土黄色（指马的毛色）。

ཁམ་ཁྲམ 〔形〕凹凸，坎坷不平，畏缩不前；拘束；拘谨。

ཁམ་གང 〔量〕一块；一段，一口（食物）。

ཁམ་པ 〔名〕1.杏黄色；淡黄；棕色.2.陈酒（ཆང་ཁམ་པ）。

ཁམ་ཕོར 〔名〕1.磁杯；磁碟，瓦罐。2.面灯。

ཁམ་འཕྲོ 〔名〕1.剩余.2.待续。

ཁམ་བུ 〔名〕杏子。

ཁམ་སྙིག 〔名〕杏核，杏仁。

ཁམ་ཚད 〔名〕一口之量。

ཁམ་ས 〔名〕制陶器的土。

ཁམ་སང 〔名〕排泄，小便。

ཁམ་སེར 〔形〕淡黄色。〔名〕酸杏。

ཁམས 〔名〕1.身体；生理构造。2.界；界限。3.小国；领土；疆界；管辖的地域，世界。4.原质，元素。5.嗜欲。6.地名（康区）。

ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ 〔名〕精液。

ཁམས་དཀར 〔名〕精子。

ཁམས་དཀར་རྒྱུག་རྩ 〔名〕输精管。

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད 〔名〕十八界，指六根、六尘、六识（佛）。

ཁམས་ཧྲག་པ 〔语〕1.疲劳。2.身体不舒服。3.反胃。

ཁམས་དྭངས་པ 同 ཁམས་བདེ 〔语〕身体健康；爽快；舒适。

ཁམས་བདེ 同 ཁམས་དྭངས་པ 和 ནད་མེད་པ 〔语〕无恙，健康。

ཁམས་ལྡོག་པ 同 ཁམས་ལོག་པ 〔语〕1.厌恶，嫌弃。2.不悦。3.无口味。4.害病。

ཁམས་པ 〔名〕康巴人。

ཁམས་དམར 〔名〕卵子。

ཁམས་དམར་རྒྱུག་རྩ 〔名〕输卵管。

ཁམས་རྒྱ་པ 同 ཁམས་ཧྲག་པ。

ཁམས་ཚན 〔名〕1.一类。2.同一部族。3.过去西藏三大寺中一组织单位的名称。

ཁམས་འཚོར་བའི་ནད 〔名〕淋病。

ཁམས་ལོག་པ 同 ཁམས་……ལྡོག་པ。

ཁམས་སྐྱང 〔名〕原西康产的沙锅。

ཁམས་གསུམ 〔名〕三界（佛教称欲界、色界、无色界为三界）。

ཁམས་གསེད 亦作 ཁམས་བསད 〔名〕消遣；散闷。

ཁའི་ཉིན 亦作 ཁར་ཉིན 〔名〕前天。

ཁར་རྡོད 〔名〕白石；硝石；冻石；皂石。

ཁར་ཉིན 同 ཁའི་ཉིན。

ཁལ 〔名〕1.担；负载；驮子。2.衡度或量度（衡如一克粮，量如一克地）。

ཁལ་གཅིག 〔量〕1.一克（相当于一斗）。2.撒一克种子的面积（一克地相当于一亩）。

ཁལ་རྫེས 〔名〕赶驮子的人。

ཁལ་རྟ 〔名〕驮马。

ཁལ་དྲེལ 〔名〕驮骡。

ཁལ་བ 〔名〕1.阉羊。2.苦味；苦菜；蓟菜。

ཁལ་བན 〔名〕水壶，瓶。

ཁལ་མ 〔名〕驮牛。

ཁས་ཁུག 〔名〕保证，担保；承担。

ཁས་ཆེ 〔名〕承认；允许。

ཁས་འཆེ་བ 〔语〕允许；承认。

ཁས་བརྗོད 〔名〕歌，歌咏。

ཁས་ཉིན་ཀ 同 ཁེས་ཉིན་ཀར 〔名〕前天。

ཁས་ངག 〔名〕言语有力，有说服力。

ཁས་མི་ལེན་པ 〔语〕排斥，抵赖，否决；否认；拒绝。

ཁས་ལེན་པ 〔语〕答应，允许；承认；保证。

ཁིཙ 〔名〕小刀。

ཁུ་ཧོག 〔名〕锅，鏊子。

ཁུ་ཞུ 〔名〕叔父，叔伯。

ཁུ་ཞུར 〔名〕液化。

ཁུ་གདས 〔名〕熬膏，熬汁。

ཁུ་ཙལ 同 ཁུ་ཙན 〔名〕水花；浪花。

ཁུ་བསྡུ 〔名〕收缩；精简；缩减。

ཁུ་ཙན 同 ཁུ་ཙལ。

ཁུ་བ 〔名〕1.精液；精子。2.流质，液体。

ཁུ་བོ 〔名〕伯父，叔父。

ཁུ་བྱུག 〔名〕杜鹃，布谷鸟。

ཁུ་བྱུག་རྣ་ཤད 〔名〕问荆（药）。

ཁྲ་ཟུག་ཧྲི་བོག 〔名〕水蜈蚣(药)。

ཁྲ་དབོན 〔名〕叔侄。

ཁྲ་མག 同 ཁྲག་མ 〔名〕小袋；钱袋。

ཁྲ་ཚན 〔名〕叔辈。

ཁྲ་ཙུར 〔名〕拳头。

ཁྲ་ཡིས་འདེབས 〔语〕呼喊；大声喊叫。

ཁྲ་ཤུ 同 ཁ་ཤུ。

ཁྲ་ཟུ 〔名〕1.绒毛。2.花柳病；梅毒。

ཁྲ་ལེ 〔名〕1.戥盘；天平的盘子。2.西藏一地名。

ཁྲ་ཤ 〔名〕熬汤的肉。

ཁྲ་སིམ 〔形〕安静；僻静。

ཁྲག 〔名〕1.角；隅；小弯；海湾。2.入口。〔动〕为 འཁྲུད་པ 的命令式。

ཁྲག་འཁྲོག 〔名〕1.僻静的地方；幽静处。2.弯子。

ཁྲག་ཏ 〔名〕燕子。

ཁྲག་རྨ 〔名〕雾障；烟尘；瘴气。

ཁྲག་མ 同 ཁྲ་མག。

ཁྲག་ཧོ 〔名〕背小孩的箩筐。

ཁྲད 〔名〕洞；穴；孔；阱；中空处。

ཁྲད་བུ 〔名〕小洞；穴；坑；窟窿。

ཁྲདས 〔名〕1.根源；来源；根本。2.出处；根据。

ཁྲདས་སྒྲིལ 〔名〕论据；根据。

ཁྲདས་མ 〔名〕原始材料；原本；蓝本。

ཁྲདས་མེད 〔名〕凭空；荒唐。

ཁྲདས་མེད་གཏམ་འཆལ 〔语〕谬论；无稽之谈；谎言。

ཁྲདས་གཙང 〔名〕纯洁；来源纯洁；根据正确。

ཁྲདས་འཚོལ་བ 〔语〕找线索；找根源。

ཁྲདས་ལུད 〔名〕依据；根据；论据。

ཁྲདས་ལུད་མེད་པ 〔语〕荒诞无稽；荒谬；无根据。

ཁུད་པ 〔名〕袋，小袋。

ཁུན་སྒྲ 〔名〕呻吟声，叹声。

ཁུན་པ 〔名〕哼哼，叹气，呻吟。

ཁུམས་པ 〔动〕为 འཁུམ་པ 的过去式。

ཁུར 〔名〕负担。〔动〕为 འཁུར་བ 的命令式。

ཁུར་ཁོག 〔名〕空心饼，锅盔。

ཁུར་ཐག 〔名〕绳索，背绳。

ཁུར་ཐོགས་པ 〔语〕任职（现任）。

ཁུར་གདང 同 ཁུར་ཤིང 〔名〕扁担。

ཁུར་འཛིན་པ 〔名〕1.负载者，驮运者。2.负责者。

ཁུར་པ 〔名〕苦力，背夫，搬运工。

ཁུར་བ 同 ཁུར་ཚོས 〔名〕颊，腮。〔动〕为 འཁུར་བ 的过去式。

ཁུར་བོ 同 ཁུར་ཆ 〔名〕1.负担。2.背包，包袱。

ཁུར་མང 〔名〕蒲公英（药）。

ཁུར་ཆ 同 ཁུར་བོ。

ཁུར་ཚོས 同 ཁུར་བ。

ཁུར་འཛིན 〔名〕1.担。2.负责者。

ཁུར་ལེན 〔名〕管理，负责，负荷。

ཁུར་ཤིང 同 ཁུར་གདང。

ཁུལ 〔名〕1.区域。2.山谷。3.绒。4.佯装，假装，如：མི་ཤེས་ཤེས་ཁུལ 不懂装懂。

ཁུལ་སྤྲིད 为 ཁུ་ལུ 与 སྤྲིད་པ 的缩写〔名〕牛绒与牛毛的合称。

ཁུལ་ཟོ 〔名〕婴儿的襁褓。

ཁེ་སྤྲོད 〔名〕利润，利息。

ཁེ་ཁུ 或 ཁེ་མ 〔名〕1.利益。2.利息。

ཁེ་གྱོན 同 ཁེ་ཉོན 〔名〕利害，损益。

ཁེ་གྱོང 〔名〕利害，损益。

ཁེ་གྲགས 〔名〕名利。

ཁེ་ཆུང 〔名〕小利，微利。

ཁེ་ཉེན 同 ཁེ་གྱོན。

ཁེ་པ 〔名〕商人，贩子，营利者。

ཁེ་སྤོགས 〔名〕利息，利润，利益。

ཁེ་སྤོགས་བགོ་བ 〔语〕分红。

ཁེ་ཕན 〔名〕利益，福利。

ཁེ་དབང 〔名〕权利。

ཁེ་འབབ 参看 ཁེ་སྤྱོད。

ཁེ་མ 同 ཁེ་ཞེ。

ཁེ་མེད 〔语〕无利，无益。

ཁེ་འཚོལ་བ 〔语〕营利。

ཁེ་བཟང 〔名〕1.便宜。2.利益。

ཁེ་བཟང་ཟ་བ 〔语〕1.赚钱。2.占便宜。

ཁེ་ལས 〔名〕企业，实业。

ཁེ་ལྷག 〔名〕盈利。

ཁེགས་པ 〔动〕阻碍，闭关。〔形〕黑暗，昏暗，暗。

ཁེངས 〔形〕自满，充满，骄傲。

ཁེངས་སྐྱུང 〔形〕谦虚，虚心。

ཁེངས་ཧོམ་གཞན་བརྙས 〔语〕盛气凌人。

ཁེངས་གཏམ 〔名〕傲慢的言语，吹牛，大话。

ཁེངས་དྲེགས 〔形〕骄傲，傲慢。

ཁེངས་ལྡན་མ 〔名〕妙龄少女，骄傲女（系藻词）。

ཁེངས་པ 〔形〕骄傲，自大。〔动〕为 འཁེངས་པ 的过去式。

ཁེངས་ཟས 〔名〕冷食品。

ཁེངས་རློམ 〔名〕矜夸，自矜，自诩。

ཁེན 〔名〕（汉）八卦中的坎卦。

ཁེན་པ 〔动〕依赖，依靠。

ཁེབས 〔名〕复盖物。

ཁེབས་པ 〔动〕为 འཁེབ་པ 的过去式。〔形〕1.有盖的，有幕的。2.黑暗。

ཁེམ 同 ཁྱེམ 〔名〕铲，锹，锨。

ཁེམ་བུ 〔名〕1.小铲。2.筷子。3.羹匙。

ཁེར་རྐྱང 〔名〕或〔形〕孤寂，

单独，单个，个体。

ཁེར་རྐྱང་དཔལ་འབྱོར 〔语〕个体经济。

ཁེར་གཉེར 〔名〕单干。

ཁེར་ལས 〔名〕单干。

ཁེར་ལས་དུད་ཚང 〔名〕单干户。

ཁེལ་བ 〔动〕为 འཁེལ་བ 的过去式。

ཁེས་ཉིན་ཀར 同 ཁས་ཉིན་ཀ 〔名〕前天。

ཁེས་པ 同 ཐོག་པ 〔动〕击中，射中。

ཁོ 〔代〕他，彼（第三人称，单数，各性同用）。

ཁོ་ཐག 〔名〕决定，决断，判断，肯定，一定。

ཁོ་ཐག་ཆོད་པ 〔语〕决断，决定。

ཁོ་ན 〔副〕1.唯一，仅仅。2.真实，确切，正是，就是。

ཁོ་ན་རེ 〔语〕他说。

ཁོ་པ 同 ཁོ་ཅག 或 ཁོ་ཚོ 〔代〕他们。

ཁོ་བོ 〔代〕1.我，我自己（男性自称）。2.他（现在通作第三人称用）。

ཁོ་བོ་ཅག 〔代〕我们。

ཁོ་མོ 〔代〕1.我，我自己（女性自称）。2.她（现在通作第三人称用）。

ཁོ་ཚག 〔名〕蒸笼。

ཁོ་ཚོ 同 ཁོ་ཅག 或 ཁོ་པ 〔代〕他们，彼等。

ཁོ་ར 〔名〕周界，四周，如：ཁོ་ར་འཁོར་ཡུག 环境，周围。

ཁོ་རང 〔代〕他，他自己。

ཁོ་རེ 同 ཡ་རོགས 〔象〕呼喊声"喂"（康藏口语，对人不客气的呼唤）。

ཁོ་ལག 〔名〕全身，四肢。

ཁོ་ལག་རྒྱགས་པ 〔语〕身体坚实，成年，壮年。

ཁོག 〔名〕内部，腹腔。〔动〕为 འགོག་པ 的命令式。

ཁོག་གྲིམས་པ 〔语〕稳重。

ཁོག་ཉས 或 ཉས་འཁོངས 〔形〕1.耗损。2.老，老迈。

ཁོག་རྒྱ་ཆེ་བ 〔名〕度量大，心胸宽阔。

ཁོག་གཅོང〔名〕体腔内的痼疾。

ཁོག་ཆུད 同 ཁོང་དུ་ཆུད་པ 〔语〕了解，通达，知晓，领会，记熟。

ཁོག་སྟོང 同 ཁོང་གསེང 〔名〕1.空腹。2.内部空虚；空心。3.秘密石窟。

ཁོག་དུག 同 མཐོང་དུག。

ཁོག་ཐིར 〔名〕瓦壶，瓦茶壶。

ཁོག་ནད 〔名〕内科病。

ཁོག་གནོན 〔名〕腹压。

ཁོག་པ 〔名〕1.里面，内部。2.腹腔。

ཁོག་ཐུག 〔名〕小沙锅。

ཁོག་འབུ 〔名〕腹内的寄生虫。

ཁོག་མ 〔名〕1.盆。2.沙锅。3.瓦器。

ཁོག་སྨད 〔名〕下身。

ཁོག་སྨན 〔名〕内服药。

ཁོག་རྩིས 〔名〕心算，考虑，思考，打主意。

ཁོག་ཚོད་ལེན་པ 〔语〕1.试探，考查。2.揣测，摸底，探讨。

ཁོག་ཡངས་པ 〔语〕宽厚。

ཁོག་རུལ 〔名〕腐朽，腐败。

ཁོག་རུལ་ངན་འགྱུར 〔语〕腐化堕落。

ཁོག་རུལ་དུ་འགྱུར་བ 〔语〕堕落。

ཁོག་རུལ་ནུས་མེད 〔语〕腐败无能。

ཁོང 〔代〕他，她（敬）。

ཁོང་ཁྲོ 同 ཁོང་འཛིན 〔名〕怒，嗔恚，忿恨，仇恨，动怒。

ཁོང་འཁྲུག 〔名〕不舒畅，忧愁，心神不安。

ཁོང་སྙིང 〔名〕内脏，内心。

ཁོང་སྙོམས 〔形〕懒惰，懈怠。

ཁོང་སྟོང 〔名〕1.内中空虚。2.体内空虚。

ཁོང་དུ་ཆུད་པ 同 ཁོང་ཆུད。

ཁོང་པ 〔名〕内部，腹腔。

ཁོང་ཚོ 〔代〕他们，她们，彼等（敬）。

ཁོང་འཛིན 同 ཁོང་ཁྲོ。

ཁོང་ཡངས་པ 或 བློ་ཡངས་པ 〔形〕安闲，舒适，舒展；胸怀宽广。

ཁོང་སྲན 〔名〕能忍耐者，堪忍，忍受。

ཁོང་གསེང 同 ཁོག་སྟོང。

ཁོངས 〔名〕中心，中间，区域，部分，种类。〔动〕为 འགོངས་པ 的命令式。

ཁོངས་གཏོགས 〔名〕体系，管辖，所属。

ཁོངས་པ 〔形〕大害，凶暴，暴虐，粗鲁。

ཁོངས་མི 〔名〕盟员，成员，属员。

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ 〔语〕1.所属，所辖。2.包括在当中，属于。3.范畴。

ཁོད 〔名〕外表，表面。〔动〕为 འགོད་པ 的命令式。

ཁོད་སྙོམས་པ 〔语〕平均，部分相等，大小均匀。

ཁོན 〔名〕怨恨，怒，憎恶，敌意，仇恨。

ཁོན་བཅུག་པ 同 ཁོན་ཚོད་པ 〔语〕不合，不睦，结怨，结仇。

ཁོན་ཏུང་ཧྭ 〔名〕（汉）款冬花（药）。

ཁོན་འཛིན 〔名〕或〔动〕1.怀恨，记仇。2.争吵。

ཁོན་ཚོད་པ 同 ཁོན་བཅུག་པ。

ཁོབ 〔动〕为 འགེབས་པ 的命令式。〔形〕肥胖，笨重，粗笨。

ཁོབ་ཁྲོབ 〔象〕两物轻击声。

ཁོམ་པ 〔名〕闲暇，闲散，空闲，无阻碍。

ཁོར་ཡུག 亦作 ཁོར་མོ་ཡུག 〔名〕天边，极边，地平线，周围，环境。

ཁོལ 〔名〕简略，撮要。〔动〕为 འགིལ་བ 和 འཁོལ་བ 的命令式。

ཁོལ་མཆུ 〔名〕风箱口；皮风箱的铁嘴。

ཁོལ་བ 〔动〕为 འཁོལ་བ 的过去式。〔形〕煮沸的。

ཁོལ་པོ 〔名〕男仆，使用者，佣人。

ཁོལ་བུ 〔形〕少许，小块；零散，零星。

ཁོལ་མ 〔名〕已沸的液体（如奶、水等）。

ཁོལ་མོ 〔名〕1.女仆。2.风箱。

ཁོས 〔动〕为 འགོས་པ 的命令式。

ཁྱག་པ 〔名〕冰。

ཁྱགས 〔动〕冻。〔形〕冷；凉。

ཁྱགས་རོམ 〔名〕冰，冰块。

ཁྱད་ཁྱབ 〔名〕范围，范畴。

ཁྱད་ཆོས 〔名〕特点，特征，特别处。

ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་ཚིག 〔语〕指特点的语，定语。

ཁྱད་ནོན 〔名〕1.有显著进步。2.特产。

ཁྱད་དུ 〔副〕特别的，尤其；极，甚。

ཁྱད་དུ་བསད་པ 亦作 ཁྱད་དུ་གསོད་པ 〔语〕1.轻视；蔑视；藐视；毁谤。2.抹杀。3.克服。

ཁྱད་པ 〔名〕1.区别；不同。2.极好的东西；最优者。

ཁྱད་པར 〔名〕1.区别；不同；差别。2.种类。〔副〕特别。

ཁྱད་པར་དུ 参看 ཁྱད་དུ。

ཁྱད་འཕགས 〔名〕或〔形〕殊胜；神圣；高贵；优越；优秀，杰出。

ཁྱད་དབང 〔名〕特权。

ཁྱད་རྩལ 〔名〕特技。

ཁྱད་མཚར 〔形〕希罕；希有；少有。

ཁྱད་མཚར་པོ 〔名〕古怪，奇怪，希奇。

ཁྱད་རྫས 〔名〕特产。

ཁྱད་གཞི 〔名〕基础，基本（一般常指 ཁྱད་ཆོས 的基本）。

ཁྱད་གཤིས 〔名〕特性。

ཁྱད་གསོད 同 ཁྱད་དུ་གསད་པ，为 ཁྱད་དུ་གསོད་པ 的缩写。

ཁྱབ་ཁོངས 〔名〕领域；范畴；地盘。

ཁྱབ་འགྱེད 〔名〕幅射；放散。

ཁྱབ་རྒྱས 〔名〕1.广布。2.普遍；推广；发展。〔形〕宽广。

ཁྱབ་བསྒྲགས 〔名〕传播，广播；宣告；宣扬；发表；颁布；公布。

ཁྱབ་ཆུང 〔形〕不普遍；范围狭小。

ཁྱབ་ཆེ་བ 〔形〕普遍，范围广阔。

ཁྱབ་འཇུག 〔名〕遍入天，毗纽天（天神名）。

ཁྱབ་སྟངས 〔名〕分布；布局。

ཁྱབ་གདལ 〔名〕均匀展开，普及；普遍。

ཁྱབ་པ 〔动〕充满，贯入；波及。2.包含。3.同 འཁྱབ་པ 普及，普遍。

ཁྱབ་སྤེལ 〔名〕开展，传播，发布，推广，推行。

ཁྱབ་ཁྱོན 〔名〕范围；范畴。

ཁྱམ 亦作 ཕྱམ 〔名〕椽子。

ཁྱམ་ཁྱམ 〔副〕漂流，流浪。

ཁྱམས 〔名〕廊檐，屋檐；走廊。

ཁྱམས་པ 亦作 ཁྱམས་ར〔名〕庭院；走廊；屋前空坪；露天平台；游戏场。

ཁྱར་ཁྱོར 〔形〕踉跄，摇晃。

ཁྱི 〔名〕犬；狗。

ཁྱི་སྐད 〔名〕犬吠声。

ཁྱི་སྐྲོད 〔名〕锡杖（禅杖）。〔语〕驱狗。

ཁྱི་གུ 〔名〕 小狗。

ཁྱི་ངན 〔名〕恶狗。

ཁྱི་ཛེ 〔名〕 1.狗癞。2.癞狗。

ཁྱི་མཚེ་ཐུང 〔名〕 猲（一种兽）。

ཁྱི་མཚེ་རིང 〔名〕 猃（一种兽）。

ཁྱི་དུག 〔名〕 疯狗毒。

ཁྱི་ཧོམ 同 ཁྱི་ཧྲོམ 〔名〕 野狗；无主的狗。

ཁྱི་སྤྱང 〔名〕 1.狼狗。2.豺狗。

ཁྱི་ཐུར 为 ཁྱི་བཏགས་པའི་ཐུར་པ 的缩写 〔名〕 拴狗桩。

ཁྱི་འཛིགས 〔名〕 刺猬。

ཁྱི་ཟད་པ 〔语〕 嗾犬；放狗。

ཁྱི་ཤྲང 〔名〕 1.狗蚤。2.狗蝇。

ཁྱི་མིག 〔名〕 路旁菊(药)。

ཁྱི་མོ 〔名〕 母狗。

ཁྱི་རྒྱགས་པ 〔语〕 狗啮；狗咬。

ཁྱི་སྨྱོན 〔名〕 疯狗。

ཁྱི་གཟིག 〔名〕土豹子。

ཁྱི་ར 〔名〕 打猎；行猎；狩猎。

ཁྱི་ར་བ 〔名〕 猎人。

ཁྱི་ཤིང 〔名〕 优若藜(药)。

ཁྱི་སེང་ཕྲུག 〔名〕 狮子狗；哈巴狗。

ཁྱིགས 〔动〕 为 འཁྱིག་པ 的命令式。

ཁྱིད 〔名〕 拇指至小指尖伸直的长度（一边扎）。

ཁྱིམ 〔名〕 1.家；住所。2.宫（天文学名称）。3.圆圈；晕，如：ཉི་ཁྱིམ 日晕，ཟླ་ཁྱིམ 月晕。

ཁྱིམ་སྐྱེས 〔名〕 1.家饲的。2.豢养的。

ཁྱིམ་སྐྱོང 〔名〕 当家；持家。

ཁྱིམ་ཁྱལ 〔名〕 家中佣人；家丁。

ཁྱིམ་བགོ 〔名〕 分家。

ཁྱིམ་རྒྱུད 〔名〕 家世；家族；宗法；世袭；家谱。

ཁྱིམ་སྒོ 〔名〕 家门。

ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས 〔名〕 十二宫。

ཁྱིམ་ཐབ 〔名〕1.夫妇，配偶。2.厨房，锅灶。

ཁྱིམ་ཐོ 〔名〕户口簿，丁口册。

ཁྱིམ་དུད 〔名〕住户。

ཁྱིམ་དོན 〔名〕家事，家务。

ཁྱིམ་བདག 〔名〕家主，家长，主人，丈夫。

ཁྱིམ་བདག་མོ 〔名〕主妇，女主人。

ཁྱིམ་ཕྱུན 〔名〕蜥蜴。

ཁྱིམ་སྡོད(འཛིན)བུད་མེད 〔语〕家庭妇女。

ཁྱིམ་པ 〔名〕在家人，俗人，已婚者。

ཁྱིམ་ཕྱབ 或 ཁྱིམ་ཕྱབ་པ 〔语〕1.分居，分家。2.修房。3.娶妇。

ཁྱིམ་བྱ 〔名〕家禽，鸡，八哥。

ཁྱིམ་བྱའི་བཀོག་ཟེ 〔名〕鸡内金(药)。

ཁྱིམ་སྦྱོང 〔名〕家庭作业。

ཁྱིམ་ཚང 〔名〕家庭。

ཁྱིམ་མཚེས 〔名〕1.邻家，邻居。2.村庄。

ཁྱིམ་འཛིན་མ 〔名〕1.妻。2.主妇。

ཁྱིམ་ཞག 〔名〕黄道日(吉日)。

ཁྱིམ་གཞི 〔名〕家园。

ཁྱིམ་གཞིས 〔名〕家，家当，家户，家业，家产。

ཁྱིམ་ཟླ 〔名〕黄道月（吉月）。

ཁྱིམ་གཡབས 〔名〕游廊，走廊，屋檐。

ཁྱིམ་སོ་བཟུང 〔语〕1.持家，守家规。2.成家室。

ཁྱིམ་གསར 〔名〕1.新家庭。2.新妇。

ཁྱིལ་ཁྱིལ་བ〔动〕旋绕，盘绕。

ཁྱུ 〔名〕群（指善畜禽鸟）。

ཁྱུ་སྲུང 〔名〕护群，看守畜群者（牧人）。

ཁྱུ་མཆོག 〔名〕1.领群的公牛。2.首领，杰出人物。

ཁྱུ་ཕྱུན 〔名〕垂柳。

ཁྱུ་པ 〔名〕一种牦牛。

ཁྱུ་མ 同 ཟར་མ 〔名〕胡麻。

ཁྱུག 〔动〕为 འཁྱུག་པ 的过去式。

ཁྱུག་ཁྱུག 〔形〕闪闪（电）；闪动；闪耀。

ཁྱུག་ཙམ 〔副〕少许；顷刻；瞬息；刹那间。

ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག 〔形〕闪闪。

ཁྱུང 〔名〕凤凰；金翅鸟；鹏鸟。

ཁྱུང་སྒྲགས 〔名〕亚玛瑙（药）。

ཁྱུང་སྡེར 〔名〕1.凤爪。2.钩藤（药）。

ཁྱུང་ཚོ 〔名〕凤凰（传说中的一种鸟）。

ཁྱུང་ཞེལ 〔名〕圆盤，圆筐。

ཁྱུད 〔动〕为 འཁྱུད་པ 的过去式。〔名〕边缘；周界。

ཁྱུད་གང 〔名〕1.一抱。2.一弓（长度名）。

ཁྱུད་མོ 〔名〕1.抱；两手合抱。2.容器的边缘。

ཁྱུར་མོ 〔形〕完全；整个；统统。

ཁྱུར་མིད 〔名〕或〔动〕吞，咽；囫囵吞下。

ཁྱུས 〔名〕墙边，墙根。

ཁྱེ 〔动〕为 དཀྱེ་བ 的命令式。

ཁྱེ་ཧྲེན 参看 ཁེ་ཧྲེན。

ཁྱེ་བོ 〔名〕1.弯刀。2.同 བུ་ཆ 男孩。

ཁྱེ་བོགས་མཁན 〔名〕收利息、租金者，放债者。

ཁྱེད 〔代〕您（敬）。

ཁྱེད་ཅག 〔代〕您们（敬）。

ཁྱེབས 同 ཁེབས。

ཁྱེམ 同 ཁེམ。

ཁྱེའུ 〔名〕1.小孩，婴孩，少年。2.弯刀。

ཁྱེའུ་ཁ 〔名〕1.初生的青草。2.树芽。

ཁྱེའུ་ཆུང 同 ཁྱེའུ。

ཁྱེར་བ 〔动〕为 འཁྱེར་བ 的过去式。

ཁྱོ 或 ཁྱོ་བོ 〔名〕丈夫，男人。

ཁྱོ་ག 〔名〕丈夫，男人。

ཁྱོ་མོ 或 ཁྱོ་བོ 参看 ཁྱོ。

ཁྱོ་དབང 〔名〕男权，夫权。

ཁྱོ་ཤུག 〔名〕夫妇；配偶；一对；成对。

ཁྱོག 〔动〕为 འཁྱོག་པ 的过去式和命令式。

ཁྱོག་པོ 同 འཁྱོག་པོ 〔形〕1.弯曲。2.滑稽。

ཁྱོགས 同 ཁྱོགས་ཞམས 〔名〕轿；抬架，担架。〔动〕为 འཁྱོག་པ 的命令式。

ཁྱོགས་པ 〔名〕乘具，载具（抬架、轿等）。

ཁྱོགས་སྒྲིལ 同 ཁྱོགས。

ཁྱོད 〔代〕你；尔；汝。

ཁྱོད་རང 〔代〕你；你自己。

ཁྱོན 〔名〕或〔形〕1.范围。2.面积。3.大小；宽度；周围。4.全部；总共。

ཁྱོན་བསྡོམས 〔名〕总合起来；总汇一切；全体；总共；归纳。

ཁྱོན་སྡོམ 〔名〕总共；全体；总数；总括。

ཁྱོན་ཡངས 〔形〕范围宽广；宽大；辽阔。

ཁྱོན་ཡོངས 〔名〕全面；全盘；整体；全局；大局。

ཁྱོམ་ཁྱོམ 〔形〕倾斜；歪的；不整齐。

ཁྱོམ་ཁྱོམ་བྱེད་པ 〔动〕颠簸。

ཁྱོར་གང 〔名〕一捧。

ཁྱོར་བ 〔动〕动摇；失足；头晕。〔名〕满把。

ཁྱོལ 参看 འཁྱོལ་བ。

ཁྲ 〔名〕1.鹞。2.猎鹰。

ཁྲ་ཁྲ 〔名〕或〔形〕斑点；杂色；花的。

ཁྲ་ཁྲ་མ་ཁྲ 〔形〕花花绿绿。

ཁྲ་ཁྲོ་ཅན 〔名〕暴躁者；鲁莽人。

ཁྲ་ཚོན 〔名〕各色颜料。

ཁྲ་སྒྲིགས 同 ཁྲ་ཚོམ 〔名〕镶；嵌（镶嵌饰品）。

ཁྲ་བཙན 〔名〕镶，嵌。

ཁྲ་པ 〔名〕架鹰者，养鹞的人。

ཁྲ་བ 〔名〕鳞片；甲；鱼鳞。

ཁྲ་བོ 〔形〕多色（花的）；杂色；有斑点或斑纹者。

ཁྲ་མ 〔名〕1.索引。2.判决书。3.早熟的大麦。

ཁྲ་མེན 〔名〕一种杂色宝石（可入药）。

ཁྲ་མེར་བ 同 ཁྲ་ལམ་མེ་བ 〔形〕华丽；闪烁；辉煌。

ཁྲ་ཚོམ 同 ཁྲ་སྙིགས。

ཁྲ་ལམ་མེ་བ 或 ཁྲ་ཕྱམ་མེ་བ 参看 ཁྲ་མེར་བ。

ཁྲ་ཤོག 〔名〕否决，翻案。

ཁྲ་ཤིང 〔名〕驳马木（一种树木）。

ཁྲག 〔名〕血。

ཁྲག་བཀྲ་བ 同 ཁྲག་མདངས 〔名〕血光；血色；血的色彩。

ཁྲག་སྐེམ 〔名〕止血的药草。

ཁྲག་སྐྱིན 〔名〕血债。

ཁྲག་སྐྱུག 〔名〕吐血。

ཁྲག་སྐྲན 〔名〕瘀肿；血瘤。

ཁྲག་ཁྲུག 或 ཁྲག་ཁྲོག 〔形〕1.凌乱；杂乱；书页散乱。2.龃龉。

ཁྲག་ཁྲོག་པ 〔名〕独行菜（药）。

ཁྲག་འཁྱིལ་བ 〔名〕瘀血。

ཁྲག་འཁྲུགས 〔名〕1.血机亢进；血病。2.激动。3.扰乱。

ཁྲག་གི་སྐྱ་མ 〔名〕血浆。

ཁྲག་གི་གྲུབ་ཆ 〔名〕血象。

ཁྲག་གི་མདོག་རྫས 〔名〕血色素。

ཁྲག་གི་ཁྲུག་གེ 同 ཁྲག་ཁྲུག。

ཁྲག་འགག་པ 〔名〕瘀血。

ཁྲག་རྒྱུད 〔名〕血统；血缘。

ཁྲག་རྒྱུན 〔名〕血液的循环；血脉；血流。

ཁྲག་འཇིབ་གདོན་འདྲེ 〔名〕吸血鬼。

ཁྲག་འཇིབ་འབུ་སྲི 〔名〕血吸虫。

ཁྲག་འཇིབ་འབུ་སྲིའི་ནད 〔语〕血吸虫病。

ཁྲག་རྗེས 〔名〕血迹。

ཁྲག་ཏིག 〔名〕瘀斑。

ཁྲག་ཐིག་དགས་ནད 〔名〕血斑病。

ཁྲག་འཐུང་སྲིན་བུ 〔名〕吸血虫，如水蛭(蚂蟥)等。

ཁྲག་དྲོན 〔名〕热血；鲜血。

ཁྲག་མདངས 同 ཁྲག་བཀྲ་བ。

ཁྲག་ཆེད 〔名〕血液分解。

ཁྲག་དབྱིབས 〔名〕血型。

ཁྲག་རྩ 〔名〕血脉；血管；脉搏。

ཁྲག་མཚོ 〔名〕血泊；血海。

ཁྲག་མཛོད 〔名〕血库。

ཁྲག་འཛག་པ 〔语〕流血。

ཁྲག་ཡིག 〔名〕血书。

ཁྲག་རིགས 〔名〕血型。

ཁྲག་རིལ 〔名〕血球。

ཁྲག་རིལ་དམར་པོ 〔名〕红血球。

ཁྲག་རླངས 〔名〕1.血的热气。2.同 ཁྲག་རླུང。

ཁྲག་རླུང 〔名〕血气(病)。

ཁྲག་ཞིང 〔名〕凝结的血；血结。

ཁྲག་ཤེད 〔名〕血压。

ཁྲག་ཤེད་དམའ་བ 〔名〕低血压。

ཁྲག་ཤོར 〔名〕失血；出血。

ཁྲག་བཤལ 〔名〕便血；经血多，崩漏。

ཁྲང 参看 མཁྲང་བ。

ཁྲང་ཁྲང 〔形〕1.强健。2.坚硬；坚固；凝固。

ཁྲན་ཤོན 〔名〕蝉退(药)。

ཁྲབ 〔名〕1.铠甲。2.鳞甲。

ཁྲབ་ཅན 〔名〕1.甲虫类，有鳞甲的。2.披甲者。

ཁྲབ་རྨོག 〔名〕盔甲。

ཁྲབས 〔动〕为 འཁྲབ་པ 的过去式。

ཁྲམ 〔名〕假语，离间，诡诈，两舌。

ཁྲམ་རྐྱན 〔名〕骗子；诈骗者；地痞。

ཁྲམ་ཁྲམ 〔形〕零碎，零星，零散，碎末。

ཁྲམ་ཁྲུས 〔名〕碎片；碎屑；

零碎物。

ཁྲམ་ཟོག 〔形〕狡猾；虚伪；欺诈。

ཁྲམ་པ 〔名〕1.谎言者，欺骗者，狡诈者。2.抢劫者；痞子；流氓。

ཁྲམ་དམག 〔名〕兵痞。

ཁྲམ་ཟོལ 〔名〕舞弊；弄虚作假。

ཁྲམ་གཏོས 〔名〕撒播。

ཁྲལ 〔名〕1.赋税。2.差徭。

ཁྲལ་བཀལ་བ 〔语〕1.摊差役。2.征税。

ཁྲལ་ཁྲལ 〔形〕零散，凌乱。〔象〕手指敲物声。

ཁྲལ་ཁྲུལ 〔形〕1.破损的，零碎的，粉碎物。2.茫然。

ཁྲལ་ཁྲོལ་བ 〔名〕叮咚；叮当；铮铮；铿锵。

ཁྲལ་ཁྱག་པ 〔名〕服役的，支差役的，跑腿的。

ཁྲལ་འཇལ་བ 同 ཁྲལ་གཞལ་བ 〔语〕纳税；交税。

ཁྲལ་ནོན 〔名〕税务。

ཁྲལ་སྡུད 〔名〕征税，收税。

ཁྲལ་བསྡུ་བ 〔语〕收税；赋敛。

ཁྲལ་བ 〔名〕差巴（西藏民主改革前为三大领主支差的人户称差巴）。

ཁྲལ་བོགས 〔名〕租税。

ཁྲལ་ཚད 〔名〕税率。

ཁྲལ་ཞིང 〔名〕差地（支差者种的份地）。

ཁྲལ་གཞལ་བ 同 ཁྲ་འཇལ་བ。

ཁྲལ་ཨུ་ལག 〔名〕苦役；乌拉差。

ཁྲལ་གཡོལ་བ 〔语〕漏税。

ཁྲལ་རིགས 〔名〕赋税，税差种类。

ཁྲལ་སེལ་སྣ་བཅོས 〔语〕敷衍塞责。

ཁྲལ་གསར་བ 〔名〕新税。

ཁྲི 〔数〕万；一万。〔名〕宝座，座位，椅，床；架，如：དཔེ་ཁྲི 书架。

ཁྲི་སྐོར 〔数〕约一万，一万以内。〔名〕万户（古时西藏行政区划的名称，如：བོད་ཁྲི་

སྐོར་བཅུ་གསུམ)。

ཁྲི་སྒྲོགས 〔名〕炮，大炮。

ཁྲི་ཅོག 〔名〕桌子；供桌；香案。

ཁྲི་ཆེན 为 ཁྲི་པ་ཆེན་པོ 的缩写〔名〕大赤巴（方丈，住持），大法台；法王（佛）。

ཁྲི་སྟོན 〔名〕赤巴上任时的宴会。

ཁྲི་ཐོག་པ 〔名〕1.在位者（指现任赤巴）。2.主持法规者。

ཁྲི་གདན 〔名〕座垫，椅垫。

ཁྲི་གདུགས 〔名〕太阳的别名。

ཁྲི་པ 〔名〕法台；寺院中的方丈。

ཁྲི་ཕྲག 〔数〕整万；整一万。

ཁྲི་འཕང 〔名〕职位，官品，官级。

ཁྲི་རལ་པ་ཅན 〔名〕赤热巴巾（唐时西藏一赞普）。

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན 〔名〕赤松德赞（唐时西藏一赞普）。

ཁྲིག་ཁྲིག 〔形〕适当，相宜，不多不少。

ཁྲིག་ཁྲིག་བྱེད་པ 〔语〕准备，预备。

ཁྲིགས 〔动〕排列次序；使整齐，编排。

ཁྲིགས་ཆགས 〔名〕并列，排列。

ཁྲིགས་སེ 〔副〕适合；适宜；恰好。

ཁྲིད་མཇལ་བྱེད་པ 〔语〕引见。

ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ 〔语〕指引，引导。

ཁྲིད་དེབ 〔名〕讲义。

ཁྲིད་པ 〔动〕为 འཁྲིད་པ 的过去式。

ཁྲིད་ཆ 〔名〕教材。

ཁྲིད་སྦྱོང 〔名〕讲习，教练。

ཁྲིད་གཞི 〔名〕讲稿，讲义。

ཁྲིད་ཡིག 〔名〕讲稿（指讲课）。

ཁྲིམས 〔名〕1.法，法律，法典。2.戒律。

ཁྲིམས་སྐྱོང 〔名〕法治。

ཁྲིམས་ཁང 〔名〕法院，法庭。

ཁྲིམས་ཁྲར 〔名〕服刑。

ཁྲིམས་འགལ 〔名〕违法，犯法，非法。

ཁྲིམས་རྒྱུན 〔名〕法统。

ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ 〔语〕宣布法令。

ཁྲིམས་གཅོད་པ 同 ཉེས་པ་གཅོད་པ 〔语〕判罪；惩处；法办；处罪；判决。

ཁྲིམས་བཅའ 亦作 ཁྲིམས་འཆའ་བ 〔语〕制定法律；守法。

ཁྲིམས་ཆས 〔名〕刑具。

ཁྲིམས་འཛུགས 〔名〕1.立法；订立法规。2.订立条约。

ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ 〔语〕合法；正当。

ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པ 〔语〕非法。

ཁྲིམས་ཧྲལ་བ 〔语〕法律败坏，法制废弛。

ཁྲིམས་ལྡན 〔名〕1.有规律；有法制；如法；合法。2.守规矩的人。

ཁྲིམས་གནས 〔名〕1.守法；住法。2.持戒(指僧侣)。

ཁྲིམས་དཔོན 〔名〕法官；审判员。

ཁྲིམས་དབང 〔名〕法权。

ཁྲིམས་སྦྱོར་བ 〔语〕依法；执法；付诸法律。

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད 〔语〕横行无忌；横行霸道；无法无天。

ཁྲིམས་འཛིན 〔名〕司法；执法。

ཁྲིམས་འཛུགས་པ 〔语〕立法；立宪。

ཁྲིམས་གཞུང 〔名〕刑书；法典。

ཁྲིམས་ར 〔名〕法庭；刑场。

ཁྲིམས་ལུགས 〔名〕法规；制度；宪章(典章制度)；法制。

ཁྲིམས་སྲིད 〔名〕宪政。

ཁྲིམས་སྲོལ 〔名〕典章；法规；条例；警律。

ཁྲིའུ 〔名〕床架；小椅；凳；小桌。

ཁྲིལ 〔动〕为 འཁྲིལ་བ 的过去式。

ཁྲུ 同 ཁྲུ་མོ 〔名〕肘。

ཁྲུ་བ 有时代 འཁྲུ་བ〔动〕洗涤。

ཁྲུ་མ 同 ཁྲུ。

ཁྲུ་རྨོག〔动〕耕地，翻茬地。

ཁྲུང〔名〕(古)酒。

ཁྲུང་ཁྲུང〔名〕鹤，鹳，雁。

ཁྲུང་ར 同 ཆང་ཁང〔名〕酒店。

ཁྲུང་སེར〔名〕黄鹤。

ཁྲུན〔名〕长度，延长，口面或宽度。

ཁྲུན་ཆིའུ་དུས་རབས〔语〕春秋时代。

ཁྲུན་ཐག 同 ཁྲུན་གཅོད〔名〕判定，裁决，断定。

ཁྲུན་ཐག་གཅོད་པ〔语〕判决。

ཁྲུན་རིང〔形〕纵长，横长。

ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བ〔名〕八月的别名。

ཁྲུལ〔形〕零散，凌乱。

ཁྲུས〔动〕为 འཁྲུད་པ 的命令式。

ཁྲུས་ཁང〔名〕浴室，澡塘。

ཁྲུས་ཆལ〔名〕洗涤污垢的用品，如肥皂等。

ཁྲུས་བུམ〔名〕汤瓶(洗手足用)。

ཁྲུས་རྩྭ〔名〕茅草。

ཁྲུས་རྫི〔名〕肥皂，胰子。

ཁྲུས་རྫིང〔名〕浴池，池塘。

ཁྲུས་གཞོང〔名〕1.浴盆。2.浴桶。

ཁྲུས་རས〔名〕浴衣，浴巾。

ཁྲུས་བཤལ〔动〕1.清洗，洗涤，淋浴。2.下泻。

ཁྲུས་གསོལ〔名〕洗礼，洗贊。

ཁྲེ〔名〕粟子，谷子，稷。

ཁྲེ་རྒོད〔名〕黍，高粱。

ཁྲེ་རྫ〔名〕瓷器。

ཁྲེགས་པ 参看 མཁྲེགས་པ。

ཁྲེམ་གཉེར〔名〕水纹，波纹。

ཁྲེམ་མེ་བ〔形〕晃耀，明亮，光明。

ཁྲེམས་པ〔动〕1.灌溉，洒水。2.散布，满布。

ཁྲེལ 同 ཁྲེལ་བ 〔形〕羞愧，汗颜，知耻。

ཁྲེལ་གད 〔名〕讪笑，讥笑。耻笑，嘲笑。

ཁྲེལ་དགོད 〔名〕冷笑，讥笑。

ཁྲེལ་ཅན 〔名〕知耻者。

ཁྲེལ་ལྡན 〔名〕谦逊，知耻。

ཁྲེལ་བ 同 ཁྲེལ。

ཁྲེལ་མེད 亦作 ཁྲེལ་བོར་བ 〔名〕1.不知耻，不害羞，无愧。2.不顾羞耻，寡廉鲜耻。

ཁྲེལ་གཞུང 〔名〕1.羞愧，悔悟。2.信义，信用，忠厚，良心。

ཁྲེལ་ཡོད 〔名〕1.知耻，愧，谦逊，贞洁。2.守信用。

ཁྲེས 同 ཁྲེས་པོ 〔名〕1.载，负担。2.草垫。3.背架。

ཁྲོ 同 ཁྲོ་ལྕགས 〔名〕生铁。

ཁྲོ་རྔམས་པ 〔名〕或〔形〕盛怒，可怖，显怒。

ཁྲོ་ལྕགས 同 ཁྲོ。

ཁྲོ་ཆུ 〔名〕铜或铁的熔液。

ཁྲོ་འཛོམས་པ 〔名〕息怒，息忿，惩忿。

ཁྲོ་ཉམས་རྔམ་བརྗིད 〔语〕威风，威严，严峻，威风凛凛。

ཁྲོ་གཉེར 〔名〕1.颦蹙。2.怒纹，怒容。

ཁྲོ་གཏུམ་པོ 〔形〕盛怒，凶暴，暴躁。

ཁྲོ་ཐབ 〔名〕1.铁炉。2.锅炉。

ཁྲོ་བ 〔名〕或〔动〕怒，忿怒。

ཁྲོ་བ་སྒྲུང་བ 〔动〕抑制愤怒。

ཁྲོ་རླབས 〔名〕怒涛，怒潮。

ཁྲོ་ལ 〔名〕雀儿山（在四川省德格东川藏公路线上）。

ཁྲོ་ཁྲོ 〔象〕或〔副〕叮叮当当。

ཁྲོག་པ 〔动〕炮制，焙，煨。

ཁྲོག་སྨན 〔名〕未经炮制的药，生药。

ཁྲོངས 〔动〕为འཁྲོངས་པ的命令式。

ཁྲོད 〔名〕1.一群，会集，群。

2. 中；内，里面，如：དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ 民间文学。

ཁྲོན་ཆུ 〔名〕井水；池水。

ཁྲོན་པ 〔名〕井；池塘。

ཁྲོན་བུ 〔名〕1.一种可作轻泻药的植物。2.井眼；小井。

ཁྲོན་མ 〔形〕1.粗恶。2.粗猛。

ཁྲོན་ཚྭ 〔名〕井盐。

ཁྲོན་ཟོམ 〔名〕吊桶。

ཁྲོབས 〔动〕为 འཁྲབ་པ 的命令式。

ཁྲོམ 〔名〕1.市场；集市；商场。2.街道。3.种羊。

ཁྲོམ་སྐོར 〔动〕游行。

ཁྲོམ་བསྒྲགས 〔名〕公布；宣布。

ཁྲོམ་བསྒྲགས་མིང་ཐོ 〔名〕榜；公布的名单。

ཁྲོམ་ཆེན 〔名〕1.大众，大集会；大商场。2.大街道。

ཁྲོམ་འདུས 〔名〕集市，市场。

ཁྲོམ་བུ 〔名〕钩腺大戟(药)。

ཁྲོམ་མེ 〔副〕闪光，闪耀。

ཁྲོམ་དམངས 〔名〕市民。

ཁྲོམ་ཚོགས 〔名〕集市；市场；集市贸易。

ཁྲོམ་འཛིན 〔名〕营业执照。

ཁྲོམ་གཞུང 〔名〕街道；市面。

ཁྲོམ་ར 〔名〕市场；集市；商场。

ཁྲོམ་ལམ 〔名〕街道。

ཁྲོམས 〔动〕为 འགྲིམ་པ 的命令式。

ཁྲོལ 〔动〕1.为 འཁྲོལ་བ 的命令式。2.为 འགྲོལ་བ 的命令式。

ཁྲོལ་ཆ་གནང་བ 〔语〕允许，准许；放免，宽免；饶恕，原谅；谅解。

ཁྲོལ་ཏོང 〔名〕大铃；铃铛。

ཁྲོལ་ཏོ 〔形〕放光；耀目；清楚，明了。

ཁྲོལ་བུ 〔名〕小箩；小筛。

ཁྲོལ་མ 〔名〕筛，箩；漏勺。

ཁྲོལ་ཟོ 〔名〕铁壶。〔形〕易

碎的；脆。

ཁྲོལ་ཚགས 〔名〕 筛子；漏子。

ཁྲོས་པ 〔动〕 为 འཁྲོ་བ 的过去式。

ཁྲོས་ཚིག 〔名〕 怒言；忿语。

མཁན 〔代〕 此字置于名词或动词后，表示主词或主动者，如：ཤིང་མཁན 木工，ཡོང་མཁན 来者。

མཁན་དཀར 〔名〕 野艾(药)。

མཁན་སྐྱ 〔名〕 水籽蒿(药)。

མཁན་ཚད་སེར་མགོ 〔名〕 黄花蒿（药)。

མཁན་འདྲ 〔名〕 黄蒿(药)。

མཁན་པ 〔名〕 1.凤尾草(药)。2.蒿子。

མཁན་པོ 〔名〕 1.堪布(达赖、班禅属下的官名)。 2.寺院中的方丈。

མཁན་སྨུག 〔名〕 茵陈(药)。

མཁན་སེར 〔名〕 黄艾(药)。

མཁའ 〔名〕 空；天空。

མཁའ་སྤྱོད 〔名〕 航空。

མཁའ་འགྲུལ 〔名〕 空运；航运。

མཁའ་འགྲོ 〔名〕 1.飞鸟；云；箭。 2.空行者（一种在空中行走的神，系迷信的说法)。3.太阳的别名。

མཁའ་ཇག 〔名〕 飞贼。

མཁའ་འཐབ 〔名〕 空战。

མཁའ་དབྱིངས 〔名〕 虚空界；天界。

མཁའ་དམག 〔名〕 空军。

མཁའ་ཟམ 〔名〕 天桥。

མཁའ་ཟོན 〔名〕 防空。

མཁའ་ཟོན་གབ་ཁུང 〔名〕 防空洞。

མཁའ་ཟོན་ས་ཧོབས 〔名〕 防空壕。

མཁའ་རླངས 〔名〕 空气；雾。

མཁའ་ལམ 〔名〕 航路；航空线。

མཁར 〔名〕 堡垒；城；要塞；墙垣。

མཁར་ཟོ 〔名〕 一种硫化矿

(药)。

མཁར་རྫོང་ 〔名〕碉堡；石碉；城镇，城池，城堡。

མཁར་རྫོང་མཐོན་པོ 〔名〕炮楼。

མཁར་སྲུང་ 〔名〕城防。

མཁལ་མ་གོ་ཕྱ 〔名〕槟榔(药)。

མཁལ་མདོག 〔名〕紫色，紫黑色的。

མཁལ་རྒྱུས 〔名〕肾阳。

མཁལ་མ 〔名〕1.肾，腰子。2.一种治肾病的药果。

མཁལ་མའི་རྡེའུ་སྐྲན 〔名〕肾结石(病)。

མཁལ་ཚད 〔名〕肾炎。

མཁལ་ཞོ་དཀར་པོ 〔名〕白扁豆(药)。

མཁས་གྲུབ 〔名〕1.学者与有成就者。2.人名。

མཁས་མཆོག 〔名〕博学者，权威学者。

མཁས་གནས 〔名〕1.学府，学校。2.阿练若处(指寺院)。

མཁས་པ 〔名〕1.有学识者，精通技术者。2.专家；能人；能手。〔形〕聪明，有学识，技巧，熟练。

མཁས་པའི་དགའ་སྟོན 〔名〕白教巴卧祖拉著的一部有名的历史书。

མཁས་དབང 〔名〕权威。

མཁས་བཙུན 〔名〕有修养的人。〔形〕有学识而正直；品学兼优。

མཁས་རྩལ 〔名〕技巧。

མཁས་མཛངས 〔形〕英明，杰出。

མཁས་སྙེམ་ཅན 〔名〕以学者自居而凌人者，自命不凡的人。

མཁས་ཤོས 〔形〕最通达，最机敏，最干练。

མཁུ་སྡིག 同 འཁུ་སྡིག 〔名〕怨恨，忿怒。

མཁུན་པ 参看 ཁུན་པ。

མཁུར་བ 或 མཁུར་ཚོས 〔名〕颊，颐。

མཁུར་རུས 〔名〕颧骨。

མཁོ་དགུ 〔名〕各种用品，一切所需用的。

མཁོ་སྒྲུབ 〔名〕供给，供应。

མཁོ་ཆས 〔名〕装备。

མཁོ་ལྟར་བགོ་སྤྲོད 〔语〕按需分配。

མཁོ་སྤྲོད 〔名〕供给，供应。

མཁོ་སྤྲོད་ཁང 〔名〕供应站，供给站。

མཁོ་སྤྲོད་ཚོང་ཁང 〔名〕供销社。

མཁོ་བ 〔名〕必须的；需要的；实用的。

མཁོ་ཚོང 〔名〕供销。

མཁོ་རྫས 〔名〕用品，什物。

མཁོས 〔名〕有用，需要。

མཁོས་ཀ 〔名〕有用，需要。

མཁོས་ཁྱབ 同 མཁོས་སུ་ཕབ 〔名〕1.迫切需要。2.完成要办的事。3.依照，照旧。

མཁོས་སུ་ཕབ 同 མཁོས་ཁྱབ。

མཁྱིད་གང 亦作 མཁྲེད་གང 〔名〕一扎（小指与大指间的长度）。

མཁྱུད་པ 〔动〕1.隐藏；匿藏；保存。2.吝惜。3.拥抱；搂抱。

མཁྱེན་རྟོགས 〔名〕了解，领会（敬）。

མཁྱེན་ལྡན 〔名〕有智慧者。

མཁྱེན་པ 〔名〕学识。〔动〕知道，理解（敬）。

མཁྱེན་དཔྱོད 〔名〕1.学问知识。2.精通学理者。

མཁྱེན་བཟང 〔名〕1.才子。2.有学识的人。

མཁྱེན་རབ 〔名〕智慧；上智。

མཁྲང 〔形〕坚固，坚实。

མཁྲང་ཞོ 〔名〕强健而坚实的体质。

མཁྲང་བ 〔形〕硬的，坚的，坚实的。

མཁྲིག་མ 〔名〕手腕。

མཁྲིག་རུས 〔名〕腕骨。

མཁྲིག་རུས་ཐྲི་མ 〔名〕桡骨。

མཁྲིས་ནད 〔名〕胆病；黄胆病。

མཁྲིས་སྣོད་གཉན་ཚད 〔名〕胆囊炎。

མཁྲིས་པ 〔名〕胆。

མཁྲིས་པའི་རྡོ་སྲན 〔名〕胆结石(病)。

མཁྲེགས་རྒོལ 〔名〕顽抗。

མཁྲེགས་གཏོར 〔名〕攻坚。

མཁྲེགས་གཏོར་དམག་འཐབ 〔名〕攻坚战。

མཁྲེགས་གདན 〔名〕硬席。

མཁྲེགས་པ 〔形〕坚硬的，顽固的。

མཁྲེགས་པོ 〔形〕敦实，巩固。

མཁྲེགས་བཟུང 〔名〕坚持；僵持；顽固；保持。

འཁད 〔动〕触犯；抱怨；埋怨；憎恨；使伤心；报复；口角。

འཁད་ར 〔名〕憎恨；抱怨；埋怨；爱争吵。

འཁདས་པ 〔名〕1.充满。2.自满；骄慢。

འཁམ་པ 〔动〕1.昏迷；晕倒，2.放入口中。

འཁར་ལྕག 或 འཁར་ཅུག 〔名〕杖；手杖。

འཁར་ཟ 〔名〕钹。

འཁར་ཏེན 〔名〕手杖；拐棍。

འཁར་ཞེར 〔名〕铜盘；铜盆。

འཁར་བ 〔名〕1.手杖；拐杖。2.青铜。

འཁར་ཅུག 同 འཁར་ལྕག。

འཁར་གཞོང 〔名〕铜盘；铜盆。

འཁར་ཟངས 〔名〕铜锅；铜壶。

འཁར་གསིལ 〔名〕游僧所持的手杖；锡杖。

འཁར་བསིལ 〔名〕铜铙；铜钹；铜盘(乐器)。

འཁལ 〔动〕未来式为 འཁལ，过去式为 བཀལ， 命令式为 ཁོལ。捻；纺线。

འཁྲུ་འཁྲིག 〔名〕1.怨恨；贪欲；心思混乱的情绪。2.骄傲。3.竞争；侮谩；憎恨。

འཁུ་ལྡོག 同 མཁུ་ལྡོག。

འཁུ་བ 〔名〕侵犯，伤害。〔动〕竞争，触犯。

འཁུ་ཟེད 〔名〕或〔动〕谋反，谋害，反对。

འཁུ་སེམས 〔名〕1.忿恨心。2.损害心，侵犯心。

འཁུན་པ 〔动〕呻吟，叹息。

འཁུམ་པ 〔动〕未来式为 འཁུམས，过去式为 ཁུམས。1.了解；领悟。2.收缩；畏缩。

འཁུམས་པ 〔形〕1.紧缩，畏缩。2.节省，限制。

འཁུར་བ 〔动〕未来式为 འཁུར，过去式和命令式为 ཁུར。负，运，挑，拿。

འཁུར་ཚོས 参看 མཁུར་བ。

འཁུར་བསམ་ཆམ་དག 〔语〕真心实意。

འཁུལ་བ 同 འཁོལ་བ 〔动〕制伏，役使。

འཁེགས་པ 〔动〕阻止，停止，拒绝。

འཁེངས་པ 〔动〕过去式为 ཁེངས。盈溢，充满。

འཁེབ་པ 〔动〕过去式为 ཁེབས。遮盖；遮蔽；掩蔽。

འཁེལ་འཁོར 〔名〕纺车。

འཁེལ་འཐག 〔名〕纺织。

འཁེལ་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕纺织机。

འཁེལ་བ 或 འགེལ་བ 〔动〕过去式为 ཁེལ。1.纺织。2.驮运。3.依赖，信任。

འཁེལ་ལས 〔名〕纺纱；纺绩。

འཁེལ་ལས་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕纺纱机。

འཁོགས་པ 〔形〕老迈；衰老；陈旧，衰朽。

འཁོང་བ 〔动〕过去式为 འཁོངས。1.缩回四肢；蹲踞。2.自匿；潜伏。3.揣度。

འཁོངས 〔动〕为 འཁོང་བ 的过去式。

འཁོད 〔动〕1.为 འགོད

པ的命令式，亦作 ཁོད。
2.坐下，坐；住；放下，放置。

འཁོན་པ 〔名〕或〔动〕怨恨；憎恨，仇恨；有恶意；不满。

འཁོན་འཛིན 〔名〕仇视；仇恨。

འཁོན་རེས 〔名〕仇视；仇怨。

འཁོན་ལན 〔名〕报仇；复仇；报复。

འཁོན་ལན་སློག་པ 〔语〕复仇。

འཁོན་གསོད 〔名〕仇杀。

འཁོབ་པ 〔形〕下贱；不好的；恶的，野蛮的，粗鄙的；粗糙；僵。

འཁོབས་པ 〔动〕1.普遍，周遍；范围。2.惊骇；骚动；受惊。

འཁོམ་པ 〔动〕未来式为 འཁོམ，过去式为 འཁོམས。1.抽暇。2.使闲。3.已闲。

འཁོམས་པ 〔动〕为 འཁོམ་པ 的过去式。

འཁོར 〔名〕1.眷属（佛经上所说的眷属，指佛弟子而言）；侍从；随员。2.轮；圆周；圆形。〔动〕旋转；围绕。

འཁོར་སྐར 〔名〕卫星。

འཁོར་སྐྱོད 〔名〕循环，运行。

འཁོར་ཁ 〔名〕循环（年月日），周匝。

འཁོར་ཁང 〔名〕车间。

འཁོར་གྱི་བློན་པོ 同 འཁོར་བློན 〔名〕侍臣。

འཁོར་གྲུ 〔名〕轮船；机动船。

འཁོར་གླ 〔名〕车费。

འཁོར་མགྲོན 〔名〕门客。

འཁོར་ཟླ 〔名〕方圆；周围。

འཁོར་ཟློག 〔语〕循环；周转。

འཁོར་ཉན 〔名〕象的别名。

འཁོར་གདན 〔名〕户枢；台阶；门槛。

འཁོར་ཏེན 〔名〕轴承；轮轴。

འཁོར་ཏེ 〔名〕轴心。

འཁོར་ཏེགས 〔名〕机床；车床。

འཁོར་འཁྲམས 〔形〕昏晕；昏迷，眩晕。

འཁོར་མདའ 同 འཁོར་ལོའི་གཞུང་ཏ 〔名〕轮轴。

འཁོར་འདབས 〔名〕1.邻近；附近；周围。2.眷属；友伴；伙伴。

འཁོར་ཕྱོགས 〔名〕1.转向；趋向；朝向。2.方面；侧面。

འཁོར་བ 〔名〕轮回；循环；世间；生死（佛）。〔动〕旋转；周行；轮转；滚动；转动。

འཁོར་སྐྱོན 同 འཁོར་སྐྱི་སྐྱོན་པོ。

འཁོར་མ་ཆགས 〔语〕循环不断。

འཁོར་ཚོགས 〔名〕一群。

འཁོར་ཞག 〔名〕假期，周期；返回的时间。

འཁོར་ཡུག 〔名〕1.周围；环境。2.城墙。

འཁོར་གཡུག 同 འཁོར་……གཏན。

འཁོར་གཡོག 〔名〕随员，仆从。

འཁོར་རིས 〔名〕循环；轮流。

འཁོར་ཡམ 〔名〕轨道：1.火车电车等行驶的路线；2.天体在宇宙空间运行的路线；3.物体运行的路线。

འཁོར་ལོ 〔名〕轮，圆体，圆盘，如：ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ 法轮（佛），ཤིང་རྟའི་འཁོར་ལོ 车轮。

འཁོར་ལོ་སྒུག་ཁང 〔名〕候车室。

འཁོར་ལོའི་གཞུང་ཏ 同 འཁོར་མདའ。

འཁོར་ལོའི་སྣོག་ཤིང 〔名〕车轴。

འཁོར་ལོའི་ཡང་འཛིན 〔名〕牌照。

འཁོར་སོ 〔名〕轮齿。

འཁོར་གསུམ 〔名〕1.三轮，即能作、所作、作业三事（佛）。2.武器（刀、矛、箭）的总称。3.人、马、牛亦称三轮。

འཁོར་གསོར 〔名〕钻；手钻；钻子；锉。

འཁོལ་བ 〔动〕1.未来式为 འཁོལ，过去式为 བཀོལ，命令式为 ཁོལ。使人服务；使人服侍；役使人。2.过去式为 ཁོལ。煮；煎。〔形〕心灰意懒。

འཁོལ་མ 同 ཆུ་འཁོལ་མ 〔名〕开水；开的。

འཁོལ་ཚད 〔名〕沸点。

འཁོས 或 འཁོས་ཀ 参看 མཁོས。

འཁོས་བསྟུན 〔形〕适合；适宜，相宜。

འཁྱག་སྲུད 〔名〕冰川。

འཁྱག་བསྡམ 〔名〕封冻。

འཁྱག་ཕད 〔名〕冰袋(医用)。

འཁྱག་བག 〔名〕冰；冰棍；冰砖。

འཁྱག་མཛོད 〔名〕冷库。

འཁྱག་ཟམ 同 དར་ཟམ 〔名〕冰桥。

འཁྱག་རགས 〔名〕冰坝。

འཁྱག་རེངས 〔形〕冻僵。

འཁྱག་རྡོམ 〔名〕冰块。

འཁྱག་ཐུམས 〔名〕冷敷。

འཁྱག་ཤུད་རྩེད་པ 同 དར་ཤུད་བརྡགས་པ 〔语〕滑冰。

འཁྱག་ཤུར་ཤུར 〔形〕冷冰冰。

འཁྱག་ལྷམ 〔名〕冰鞋。

འཁྱགས་པ 〔名〕冰。〔动〕1.结冰；冻凝；凝结，结晶。2.觉冷；冷冻。

འཁྱགས་རྡུམ 〔名〕冰，冰块。

འཁྱམ་ཕྱལ 〔名〕流落，飘泊。

འཁྱམ་བཤད 〔名〕游说。

འཁྱམས་པ 或 འཁྱམས་པོ 〔名〕流浪者；浪游；漫游，流浪；流落，飘泊。

འཁྱར་བ 〔动〕迷途，迷惑，失迹。

འཁྱར་རེ་འཁྱོར་རེ 〔副〕跌跌撞撞。

འཁྱལ་བ 同 འཆལ 〔形〕不

适合，杂乱，无谓，无稽；胡言乱语。

འཁྱི་བ 或 འཁྱིར་བ 〔动〕旋转。

འཁྱིག་པ 〔动〕未来式为 བཀྱིག，过去式为 བཀྱིགས，命令式为 ཁྱིགས。束缚；拴，绑。

འཁྱིད་གང 参看 མཁྱིད་གང。

འཁྱིད་པ 〔动〕1.扯，拉，拖。2.滚，旋转。

འཁྱིམ་པ 〔动〕过去式为 འཁྱིམས་པ。旋转，环绕。

འཁྱིམས་པ 〔名〕日、月的晕环，光圈，光轮。〔动〕为 འཁྱིམ་པ 的过去式。

འཁྱིར་བ 参看 འཁྱི་བ。

འཁྱིལ་བ 〔名〕漩涡。〔动〕绕，旋，旋转。

འཁྱུ་བ 〔动〕过去式为 འཁྱུས。跑。〔形〕弯曲，不直。

འཁྱུག་པ 〔动〕过去式为 འཁྱུགས。快跑，快动，闪烁，闪动。

འཁྱུག་ཡིག 〔名〕草书。

འཁྱུགས 〔动〕为 འཁྱུག་པ 的过去式。

འཁྱུགས་སེ་འཁྱུག 〔形〕闪闪，闪耀，闪烁。

འཁྱུད་པ 〔动〕未来式为 འཁྱུད，过去式为 ཁྱུད。搂抱，拥抱。

འཁྱུར་བ 〔动〕分离，分别，背弃。

འཁྱུར་རིས 〔名〕花纹，图案。

འཁྱུས་པ 〔动〕为 འཁྱུ་བ 的过去式。

འཁྱེར་བ 〔动〕过去式为 ཁྱེར。1.拿去，取去，携带。2.冲走，带走。3.刮。

འཁྱེར་སོ 〔名〕举止，态度。

འཁྱེལ་བ 〔动〕打，击。

འཁྱོག་ཁྲི 〔名〕担架。

འཁྱོག་འཁྱོག 〔形〕弯曲，弯弯曲曲。

འཁྱོག་ཐིག 〔名〕曲线。

འཁྱོག་པ 〔动〕过去式和命令式为 ཁྱོག。举起；携带；拿。

འཁྱོག་པོ 同 ཁྱོག་པོ。

འཁྱོག་ཟལ 〔名〕正直；无偏；无私。

འཁྱོག་རིས 〔名〕曲线。

འཁྱོག་བཤད 〔名〕 歪曲；曲解。

འཁྱོགས 或 ཁྱོགས 〔名〕轿；担架。

འཁྱོངས་པ 〔动〕1.保护，保养。2.保持。

འཁྱོར་གང 同 ཁྱོར་གང 或 སྐྱམ་པ་གང 〔名〕一捧。

འཁྱོར་བ 〔动〕1.不定；动摇；失误；失败。2.未击中，因醉而晕。3.弯曲。

འཁྱོལ་པ 参看 ཁྱོལ 〔动〕携带；送；到达。

འཁྱོས་མ 〔名〕礼物，赠品；贺礼。

འཁྱོས་ཚིག 〔名〕 祝词， 吉利话。

འཁ་བ 〔动〕过去式为 འཁས。依赖，依靠。〔形〕坚硬。

འཁ་ས 〔名〕1.支柱，支棍；椅背。2.处所，依靠处。

འཁང་ག 〔形〕1.硬。2.坚固。

འཁངས 〔形〕硬的，难的。

འཁད་པ 〔动〕逐出，驱逐。

འཁབ་ཁང 〔名〕剧院。

འཁབ་ཆས་སྤྲས་པ 〔动〕化装（修饰打扮）。

འཁབ་སྡོངས 〔名〕布景。

འཁབ་སྟེགས 〔名〕舞台。

འཁབ་སྟོན 〔名〕演出；扮演（指舞台演出）。

འཁབ་པ 〔动〕未来式为 འཁབ，过去式为 ཁབས，命令式为 ཁོབས。舞蹈，跳跃。

འཁབ་སྦྱོང 〔名〕排演。

འཁབ་མི་སྣ 〔名〕角色。

འཁབ་རྩལ་འགྲན་པ 〔语〕唱对台戏（指舞台表演）。

འཁྲབ་ཚན 〔名〕节目，剧目。

འཁྲབ་རྒྱལ 〔名〕情节，剧情。

འཁྲབ་གཞུང 〔名〕剧本，脚本。

འཁྲབ་ཡོལ 〔名〕幕布。

འཁྲབ་རོགས 〔名〕配角。

འཁྲབ་ལུགས 〔名〕表演方法，表演技巧，流派。

འཁྲལ་འཁྲུལ 〔形〕1.昏乱，昏迷。2.混乱，凌乱。

འཁྲས་པ 〔动〕为 འཁྲ་བ 的过去式。

འཁྲི་ཆེ་བ 〔名〕1.蔓延。2.传染病。

འཁྲི་བ 〔动〕过去式为 འཁྲིས。1.绕，缠绕，压缩，紧缩，减少。2.贪爱，爱情。

འཁྲི་ཤིང 参看 ཁྲི་ཤིང。

འཁྲིག་པ 〔动〕1.交媾。2.粘合，粘拢，聚集，混合。

འཁྲིག་མ 〔名〕手腕。

འཁྲིག་སྲིད་ཅན 〔名〕荒淫。

འཁྲིགས 〔动〕密布，密集，罩(指云彩)。

འཁྲིད་པ 〔动〕过去式为 ཁྲིད。1.引导；指导，教导。2.携带。

འཁྲིམས 〔名〕恐惧，惊惶，恐怖。

འཁྲིལ་བ 〔动〕过去式为 ཁྲིལ。1.绕，缠绕(如蛇)。2.拉拢。

འཁྲིལ་ཤིང 同 འཁྲི་ཤིང 〔名〕爬藤植物。

འཁྲིས 〔名〕1.跟前；附近；身旁。2.岸；堤。〔动〕为 འཁྲི་བ 的过去式。

འཁྲུ་ཏ 〔名〕炊帚。

འཁྲུ་ནད 同 འཁྲུ་བག 〔名〕痢疾，泻肚，上吐下泻。

འཁྲུ་བ 〔动〕未来式为 འཁྲུ，过去式为 འཁྲུས。泻；痢。

འཁྲུ་བག 同 འཁྲུ་ནད。

འཁྲུ་གཉི 〔名〕痢症。

འཁྲུ་གཞོང 〔名〕脸盆，洗衣盆。

འཁྲུ་ར 〔名〕刷把，拖把。

འཁྲུག 〔动〕扰乱，动乱，动荡，搅乱。

འཁྲུག་རྔ 〔名〕战鼓。

འཁྲུག་པ 〔动〕 未来式为 འཁྲུག，过去式为 འཁྲུགས。1.战斗；斗争；战争。2.骚动；扰乱；震惊。3.发怒。

འཁྲུག་ཆོ 〔形〕热闹；繁华；活泼。

འཁྲུག་ཆོད 〔名〕 战争；扰乱。

འཁྲུགས་པ 〔动〕为 འཁྲུག་པ 的过去式。

འཁྲུངས་སྐར 〔名〕诞辰，寿辰(敬)。

འཁྲུངས་པ 〔动〕 降生；诞生(敬)。

འཁྲུད་པ 〔动〕未来式为 བཀྲུ，过去式为 བཀྲུས，命令式为 ཁྲུས。洗涤；沐浴。

འཁྲུན་རིང 同 དཀྲུས་རིང 参看 ཁྲུན་རིང。

འཁྲུལ 或 འཁྲུལ་བ 〔名〕错误；幻想。〔动〕心乱，疯狂。〔形〕错误的，混乱的。

འཁྲུལ་འཁོར 〔名〕 诡计，计谋。

འཁྲུལ་གཏམ 〔名〕谬论。

འཁྲུལ་སྣང 〔名〕幻想；幻景；错觉。

འཁྲུལ་མེད 〔形〕地地道道，实实在在，无误。

འཁྲུལ་གཞི 〔名〕错误的根源，根本错误。

འཁྲུས་པ 〔动〕为 འཁྲུ་བ 的过去式。

འཁྲེགས་པ 同 སྲ་བ 〔形〕坚硬。

འཁྲིད 〔名〕 1.阻止。2.挂念，贪恋。

འཁྲིད་ཚིག 〔名〕 1.挂念。2.恋语。

འཁྲིན་པ 同 ཞེན་པ 〔名〕 1.欲望。2.感情。〔动〕1.希望。2.嫉视。

འཁྲིབ་པ 〔动〕挤眼。

འཁྲོ་བ 〔动〕过去式为 ཁྲོས。发怒。

འཁྲོག 〔动〕1.声音混乱；嘈

杂。2.次序凌乱；位置错杂。

འཁྲོན་རིང 参看 ཁྲོན་རིང。

འཁྲོལ་བ 〔动〕未来式为 དཀྲོལ，过去式为 བཀྲོལ，命令式为 ཁྲོལ。演奏，弹，使发声，吹打。

ག

ག 〔代〕1.何；什么。2.作词尾用，如：ཐམ་ག、གཉི་ག 等。

ག་གན 〔名〕可汗（指对古代北方民族君王的称呼）。

ག་གེ་མོ 〔代〕某，某事，某物，某地。

ག་ཅེན 或 ག་ཆེན 为 གལ་ཆེན 的别写〔形〕重要。

ག་ཆད 〔形〕疲倦，疲乏，萎靡不振。

ག་དར 为 གད་དར 或 གད་བདར 的别写〔名〕扫除，打扫。

ག་དུར 〔名〕草河车（药）。

ག་དུས 同 དུས་གང་ལ 〔代〕何时，什么时候。

ག་འདྲ 〔副〕如何，怎样。

ག་ནས 同 གང་ནས 〔副〕从何处。

ག་བུར 或 ག་པུར 〔名〕（梵）樟脑。

ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པ 〔语〕不知所措。

ག་བ 〔名〕水麻（药）。

ག་ཙམ 同 ཇི་ཙམ 〔副〕1.若干，多少，几许。2.如何，怎样。

ག་ཚོད 〔代〕若干，多少，几许。

ག་ཞ 或 ག་གཞའ 及 ག་ཤ 〔名〕笑语，玩笑，诙谐。

ག་རྗུག 〔副〕怎样，如何。

ག་རུ 同 གང་དུ 或 ག་པར 〔副〕何处，哪里。

ག་རེ 同 གང 或 ཅི་ད 〔代〕何，什么。

ག་ལ་འགྲིག 〔语〕怎能，如何可行，那里可以。

ག་ལ་བ 〔代〕某地；当地。

ག་ལ་ཡོད 〔语〕岂有；哪里有；怎能。

ག་ལ་རུད 同 ག་ལ་འགྲིག。

ག་ལ་སྲིད 同 ག་ལ་ཡོད。

ག་ལེ 〔副〕慢；缓慢；徐徐；轻轻。

ག་ལོག 〔名〕邪见；偏见。

ག་ཤ 参看 ག་ཥ。

ག་ཤལ 〔名〕从肩上斜佩到腋下的花环(装饰品之一)。

ག་ཤས 同 ཁ་ཤས 或 ཆ་ཤས 〔数〕有些；一部；某些；少许。

ག་ཤེལ 〔名〕玻璃珠。

གག་གོག 亦作 གགས་གོགས 〔形〕1.阻止；堵塞。2.弯曲。

གག་པ 〔名〕喉疮(指狗)。

གག་ཚེ 同 བྱ་གག 〔名〕水禽；鸭。

གགས་གོགས 参看 གག་གོག。

གང 〔代〕谁；什么；哪；何；任何；凡。

གང་ག 同 ཐམས་ཅད 或 ཚང་མ 〔数〕所有；一切；都；全部。

གང་ག་ཆུང 〔名〕乌双龙胆(药)。

གང་གཱ 〔名〕(梵)恒河；殑伽河(在印度)。

གང་དགའ་བྱེད་པ 〔语〕尽情。

གང་མགོ 同 ཚགས་མགོ 〔名〕烟锅；烟斗。

གང་ཅིག 同 གང་ཞིག 〔代〕(单数)何者；哪个；任何一个。

གང་སྟོངས 同 འཕེལ་འགྲིབ 〔名〕盈亏；增减；消长；圆缺(指月亮)。

གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ 〔语〕极力。

གང་ཐུབ་བྱེད་པ 〔语〕力争。

གང་ཐེབས་ཅི་ཐེབས་བྱེད་པ 〔语〕乱抓乱碰。

གང་དག 〔代〕(多数)有些；某些；哪些；若干。

གང་དུ 同 ག་རུ。

གང་དོ 〔数〕一、二(指斤两等)。

གང་འདོད 〔名〕任意。

གང་འདོད་སྤྱོད་པ 〔语〕横行。

གང་འདྲ 〔副〕怎样，何似；象什么，如何。

གང་ནས 同 ག་ནས。

གང་ཕྱོགས 〔名〕1.上弦，上半月。2.某一方面，任何一方，何方。

གང་བ 同 ཁེངས་པ 〔动〕已满，圆满，充满。

གང་བུ 〔名〕1.新芽，荚，豆荚，花苞；蓓蕾。2.成团的，成块的，整体的，整块的。

གང་བྱུང་བྱུང 同 གང་རུང་རུང 〔语〕随便，随意，任意，随随便便，胡乱。

གང་ཙམ 〔副〕多少，若干。

གང་ཞིག 同 གང་ཅིག。

གང་ཟག 〔名〕1.补特伽罗(指人类)(佛)。2.生物。

གང་གཟབ་གཟབ 〔语〕1.谨慎，小心，留神。2.充分，尽量，尽力。

གང་ཡག་ཡག 〔语〕精心。

གང་ཡང 〔语〕无论什么，无论何物或何人；任何；任何也。

གང་རིགས 同 ཅི་རིགས 〔语〕1.随应；如理。2.任何一类，某类。

གང་རུང 为 གང་ཡང་རུང་བ 的缩写〔语〕任何，无论是谁，无论如何，怎样都行。

གང་རུང་རུང 同 གང་བྱུང་བྱུང。

གང་ལགས 〔语〕是什么(敬)。

གང་ལའང་མི་འཛེམ་པ 〔语〕悍然，毫无顾虑。

གང་ལེགས 〔副〕最好，非常好，充分。

གང་ཚོ 〔名〕无实的空荚。

གངས 〔名〕1.同 ཁ་བ 雪。2.眼的白翳。

གངས་དཀར་ཏི་སེ 〔名〕冈底斯山。

གངས་གྲུ 〔名〕雪橇。

གངས་ཅན་པད་མ 〔名〕雪

莲花(药)。

གངས་རྒྱལ 〔名〕雪山王(狮子的别名)。

གངས་ཅན 同 ཁ་བ་ཅན 〔名〕雪山环绕的地区(藏区的别称)。

གངས་ཆུ 〔名〕雪水。

གངས་ལྗོངས 〔名〕雪区(指藏区)。

གངས་ཏི་སེ 〔名〕冈底斯山。

གངས་ཐིགས 〔名〕1.甘石(炉甘石)(药)。2.雪水滴。

གངས་འཐུལ་བ 〔语〕正下雪，大雪纷飞。

གངས་སྦལ 〔名〕雪蛙。

གངས་ཁུར་བ 〔语〕正下雪，雪风怒吼。

གངས་རི 〔名〕1.雪山。2.白菖蒲(药)。

གངས་རི་ཉིལ་བ 〔语〕雪崩，雪山崩。

གངས་རུད 〔名〕雪崩。

གངས་སྲུལ 〔名〕1.雪崩。2.滑雪。

གད་ཀ 同 གད་པ 〔名〕断岸；河边的悬岩，水边断裂处。

གད་སྒྲིབས 〔名〕岩檐，岩洼(鸟雀隐蔽处)。

གད་ཁ 同 གད་ཀ 或 གད་པ 〔名〕断岸；河边的悬岩，水边断裂处。

གད་དགོད 〔名〕发笑，可笑。

གད་རྒྱངས 〔名〕1.大笑。2.大吼。

གད་སྙིགས 〔名〕尘垢；灰尘，废物；渣滓，垃圾。

གད་དར 〔名〕扫除；洁净，打扫卫生。

གད་པ 同 གད་ཀ 和 གད་ཁ。

གད་ཕུག 〔名〕石洞，石隙，石缝。

གད་མོ 〔名〕笑；大笑；嬉笑。

གད་མོ་དགོད་པའི་ཉམས 〔语〕笑貌，笑的姿态。

གད་རེས 〔名〕值日(打扫卫生)。

གན 〔名〕近，附近，跟前。

〔代〕那边，那个。

གན་ཀྱལ 或 གན་རྐྱལ 〔形〕仰卧；仰面朝天。

གན་རྒྱ 同 འགན་རྒྱ 〔名〕合同；契约；协定。

གན་དར 〔名〕丝布；哈达；礼帛。

གན་དུ 〔副〕附近；跟前。

གན་ཏ་ཧ་ཏུ 〔名〕鼠曲草(药)。

གན་མཛོད 〔名〕储藏室；堆栈；库。

གན་འཛིན 同 གན་རྒྱ 〔名〕合同，契约；凭证，执照；盖有印信的文件。

གན་ཁྲ 〔名〕襁褓(人背的)。

གབ་ཁུང 〔名〕1.腿窝:腿弯。2.隐藏处。

གབ་རྒྱ 同 བཀའ་རྒྱ་མ 〔名〕1.秘密教令。2.密令。

གབ་པ 〔动〕遮藏；复蔽，躲藏；藏匿。

གབ་བྱོལ 〔名〕躲避。

གབ་ཚིག 〔名〕隐语：谜语，秘密语。

གབ་འཚོལ་བ 〔语〕1.暗中寻找。2.摸索；探索。

གབ་ཡིབ 〔名〕荫蔽，隐蔽，躲藏。

གབ་ས 同 སྦས་ས 或 ཡིབ་ས 〔名〕躲藏处，隐身处。

གམ 〔名〕跟前，附近。〔连〕藏文文法分合词用字之一。

གམ་པ 〔名〕 岗巴(西藏日喀则地区的一个县)。

གའུ 〔名〕1.小盒。2.护身佛盒（过去藏民佩带于胸前的银制佛盒)。

གའུ་ནད་སྙིགས〔名〕瓜蒌(药)。

གར 〔名〕舞，舞蹈。

གར་མཁན〔名〕舞蹈者；演员。

གར་མཁན་མ 〔名〕女舞蹈者；女演员，女舞蹈家。

གར་འགྲོས 〔名〕舞步；跳舞的步伐。

གར་ཆང 〔名〕浓酒，醇酒。

གར་འཆམ 〔名〕藏舞的一种。

གར་སྟབས 〔名〕舞姿，舞态。

གར་སྟེགས 〔名〕舞台，戏台。

གར་ཐལ 〔语〕到何处去。

གར་པ 〔名〕舞蹈者，舞蹈。

གར་པོ 或 གར་མོ 同 བསྐ་བ 〔形〕1.厚，密，稠，浓，酽。2.凝结的。

གར་མ 同 རོལ་རྩེད་མ 〔名〕女舞蹈家，女演员。

གར་མོ 参看 བསྐ་བ 和 གར་པོ。

གར་ཡང 同 ག་རུ་ཡང 〔语〕任何一处，到处，不论什么地方。

གར་ཡོལ 〔名〕幕布。

གར་རོལ་བ 〔名〕歌舞者，奏乐者。

གར་སོང 〔名〕下落。

གར་སླ 〔形〕稠稀，浓淡。

གལ་འགག 同 གནད་འགག 〔名〕首要，关键，重要的。

གལ་ཆུང 〔形〕次要，不重要的，无关紧要的。

གལ་ཆེ་བ 同 གལ་ཆེན 〔形〕重要的，重大的。

གལ་ཆེན་པོར་འཛིན་པ 〔语〕尊重（劳动、工作）。

གལ་ཏེ 同 གལ་སྲིད 〔连〕倘若，假若，如果。

གལ་མདོ 〔名〕1.摄要；集要；总概。2.同 གལ་འགག 或 གནད་འགག。

གལ་བསྡོམས 〔名〕总结，汇集要点，纲要。

གལ་པོ་ཆེ 〔名〕极重要，意义重大。

གལ་བཟུང་བ 〔语〕1.允许，承认，主张。2.同 སུན་འབྱིན 驳斥，拒绝，废弃。

གལ་རོ 〔名〕废物，渣滓。

གལ་སྲིད 同 གལ་ཏེ。

གས་པ 〔名〕即 གས་ཆག 裂缝，爆炸，迸出。〔动〕为 འགས་པ 的过去式。

གས་སྣབས 〔名〕裂口；裂痕。

གི 〔介〕藏文文法属格字，相当于汉语"的"字。〔连〕表

示转折，用于后加字 ག་ང 之后。

གི་གུ 或 གིག་གུ 〔名〕藏文元音符号“ི”的名称。

གི་གུ་ཁ 〔名〕1.也叫 ཀ་ཀུ་ཁ 涂釉的器皿。2.搪瓷。3.同 གི་ཀུ་ཁེལ 珐琅。4.景泰兰。

གི་ཝང 亦作 གི་ཧང 〔名〕1.牛黄。2.象宝(药)。

གི་ལིང 或 གྱི་ལིང 〔名〕良马，骏马。

གིག་གུ 同 གི་གུ。

གིང 〔名〕跳舞时用的小鼓。

གིས 〔介〕藏文文法具格用字，用于后加字 ག་ང 之后。

གུ 〔名〕1.同 ཅུ，表示幼与小的词尾，如：ཁྱི་གུ 小狗，ལུ་གུ 羊羔，གྲི་གུ 小刀。2.表示祝愿的语气助词，如：གྱུར་ཅིག་གུ 惟愿。

གུ་གུ་ཁ 〔名〕1.景泰兰。2.搪瓷。

གུ་གུལ 〔名〕安息香，亦称唵巴香(药)。

གུ་ཏར 〔名〕草河车，大株红景天(药)。

གུ་དོག་པ 〔形〕狭窄，险隘，不开敞。

གུ་ཡ 〔名〕淋，白浊，小便秽结。

གུ་ཡངས་གཏོང་བ 〔动〕宽饶。

གུ་ཡངས་པ 〔形〕1.宽大，宽阔，度量宽广。2.安闲，安适，如：སྙིང་ལ་གུ་ཡངས་པ 舒适。

གུ་རུ 〔名〕1.又同 བླ་མ (梵)师长，上师。2.尊敬，敬重。3.沉重。

གུ་ཞིང 〔名〕1.金，纯金。2.织锦缎，金丝缎。3.(梵)大自在天(佛)。

གུ་ཞིང་དར 〔名〕丝织品的一种。

གུག་སྐྱེད 〔名〕低昂，屈伸，俯仰。

གུག་གུག 〔形〕屈身，俯身，弯腰，弯曲。

ཀུག་རྟགས 〔名〕括号（ ）。

ཀུག་རྟགས་གྲུ་བཞི 〔名〕方括号〔 〕。

ཀུག་པ 〔动〕1.屈身。2.下垂。

ཀུག་པོ 〔名〕驼背。〔形〕屈（如上身弯曲）。

ཀུང 〔名〕1.（汉）公（官职）。2.草豹。3.正午；半夜。

ཀུང་ཁྲན་ཏང 〔名〕（汉）共产党。

ཀུང་ཁྲན་ཏང་མི 〔名〕（汉）共产党人。

ཀུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན 〔名〕（汉）共产党员。

ཀུང་ཁྲན་རིང་ལུགས 〔名〕共产主义。

ཀུང་འགྲིགས 〔形〕合适，恰当。

ཀུང་བསྒྲིགས 〔名〕或〔动〕编排，编缉。

ཀུང་བསྒྲིགས་པ 〔语〕校雠，校勘。

ཀུང་ཚིང་ཐོན 〔名〕（汉）共青团。

ཀུང་ཇ 〔名〕午茶；午饭；中餐。

ཀུང་ཐང 〔名〕贡塘（西藏日喀则地区的一个地名）。

ཀུང་ཐུན 同 དཀུང་ཐུན 〔名〕午夜，半夜，三更。

ཀུང་པཎྜི་ཏ 〔名〕公班支达，原西藏地方政府的一个官吏名。

ཀུང་ལྤགས 〔名〕草豹皮。

ཀུང་མོ 同 ཀུང་མཐེབ 〔名〕中指。

ཀུང་ཚིགས 〔名〕午饭，午餐（敬）。

ཀུང་མཐེབ 同 དཀྱིལ་མཐེབ 〔名〕中指。

ཀུད་པ 同 འཀུད་པ 〔动〕衰损，倾颓，衰败。

ཀུན 〔名〕损失；耗损；亏损。

ཀུན་ཏམ 〔名〕圆盆，圆筐。

ཀུན་གསབ 〔动〕补救；亏补。

ཀུན་གསབ་དང་ཕྱུ་སྐྱོང 〔语〕抚恤。

ཀུམ་ཀུམ་པ 〔形〕萎缩，拙缩。

གུམ་པ 〔动〕死亡，已死。

གུར 〔名〕1.帐幕；帐篷。
2.同 སོག་གུར 蒙古包。

གུར་ཀུམ 或 གུར་གུམ 〔名〕藏红花(药)。

གུར་ཏིག 〔名〕野薄荷(药)。

གུར་ཁྲ 亦作 གྲུ་བཞི 〔名〕1.方形。2.垫子。

གུལ་གུལ 〔形〕战栗，摆动。

གུས་བཀུར 〔名〕爱戴，尊敬。

གུས་བཀུར་ཞུ་བ 〔语〕致敬。

གུས་གུས་ཞུམ་ཞུམ 〔形〕低声下气。

གུས་འདུད 〔名〕恭谨，恭敬，敬礼。

གུས་འདུད་གོང་བཀུར 〔语〕尊崇。

གུས་འདུད་ཞུ་བ 〔动〕敬礼，鞠躬，致敬。

གུས་པ 〔名〕恭敬，谦恭，尊敬，虔诚。

གུས་པོ 〔名〕尊敬，恭敬。

གུས་ཕྲན 〔名〕小人，鄙人。

གུས་མིང 〔名〕尊号，尊称。

གུས་ཆོ 〔名〕小人，鄙人，奴家。

གུས་ཞབས 〔名〕礼貌；恭顺。

གུས་ལན་འཇལ་བ 〔语〕回敬。

གུས་ལན་ཞུ་བ 〔语〕答谢。

གུས་ཤིང་གཅེས་པ 〔语〕敬爱。

གུས་སེམས 〔动〕敬意。

གེ་སར 〔名〕1.花冠，花蕊。
2.为 གེ་སར་རྒྱལ་པོ (格萨尔王) 的简称，格萨尔王为藏族一部长篇史诗中的主人公。

གེག་པ 〔名〕白喉症。

གེགས 〔名〕阻止，停止，障碍。

གེགས་བྱེད་པ 〔动〕阻碍，中间作难。

གེར་ཤིང 同 གེ་ཤིང 或 གྱེ་ཤིང 〔名〕骏马，骅骝。

གེལ་བ 〔名〕枝干，嫩枝，弯曲形的树枝。

གོ 〔助〕为藏文文法终语词用字之一。〔数〕九十一到九十九中间的数词，如：དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག 九十一，简称时可代九十，如：གོ་གཅིག 九十一。〔名〕地方，空地，位置，品级。

གོ་སྐབས 〔名〕中间；时间；界限；机会。

གོ་སྐལ 〔名〕1.工资，薪金。2.股份（依照等级支付的一份）。

གོ་ཁྲབ 同 གོ་ཙ 或 གོ་ཆ 〔名〕铠甲。

གོ་མཁྲེགས་པོ 〔形〕坚厚，坚硬。

གོ་གྲལ 〔名〕品级，等级。

གོ་བགོས་པ 〔语〕分股，分配；配给。

གོ་ཙ 同 གོ་ཁྲབ。

གོ་ཅི་གཉིས་པ 〔名〕第二国际。

གོ་ཅི་དང་པོ 〔名〕第一国际。

གོ་ཅི་གསུམ་པ 〔名〕第三国际。

གོ་བཅད་པ 〔语〕1.决断。2.重视。3.管用，中用。

གོ་ཆ 〔名〕铠甲。

གོ་ཆོད་པ 〔名〕1.有效。2.成功。3.能行。4.有益；有用；中用，顶用。

གོ་འཇོ 〔名〕贡觉（西藏昌都地区的一个县）。

གོ་སྙོད 同 སྒོ་སྙོད 〔名〕藏茴香（药）。

གོ་སྙབས 〔名〕理解力，智力。

གོ་ཐལ 〔名〕灶灰，灰烬。

གོ་ཐོས 〔名〕听闻。

གོ་དོན 〔名〕所了解的意义，所知道的事情，内容；概念。

གོ་བདེ་པོ 〔名〕机灵人，聪慧人。

གོ་བདེ་བ 〔形〕易懂，易晓；通俗，简易，精干。

གོ་འད 〔名〕缬草（药）。

གོ་འདྲིས 〔形〕亲密，友谊。

གོ་ལྡོག 同 གོ་ཟློག 〔动〕颠倒，使颠倒。

གོ་བསྡུར 〔名〕对勘。

གོ་བསྡུར་བ 〔动〕1.对比；比较；比赛。2.讨论；商量。

གོ་གནས 同 གོ་ས 或 གོ་འཕང 〔名〕地位，职位；等级；位置。

གོ་གནས་བསྐོ་འཐེན 〔语〕任免。

གོ་གནས་འཐེན་པ 〔语〕免职。

གོ་གནས་སྤར་བ 〔语〕晋职；升级。

གོ་གནས་ཕབ་པ 同 གོ་ས…ཕབ་པ 〔语〕降职，降级。

གོ་ཐོད་པ 〔动〕交职，卸职，退职；退伍；退休。

གོ་བ 〔动〕了解，领悟，知晓；听到。

གོ་བ་ཅན 〔名〕1.了解者。2.智者。

གོ་བབ 或 གོ་འབབ 〔名〕与地位相合；相当，适宜。

གོ་བོ 或 ཁྲ་གོ་བོ 〔名〕鹰，兀鹰。

གོ་མི་ཆོད་པ 〔语〕无用，不顶用，无益。

གོ་མེད་ཚོར་མེད 〔语〕麻木不仁。

གོ་མཚོན 〔名〕武器，军械。

གོ་ཟློག 〔动〕同 གོ་ལྡོག 颠倒，使其颠倒。〔名〕误解；误会。

གོ་ཡུ 〔名〕槟榔(药)。

གོ་ར 〔名〕1.同 བཙོན་ར 监狱；牢狱。2.院落。

གོ་རྭ 〔名〕1.圆球。2.监狱。

གོ་རིམ 〔名〕次序；系统；次第，程序，等级。

གོ་རེ 〔名〕1.玩耍，游戏。2.馍，馒头(安多口语)。

གོ་ལ 〔名〕(梵)圆，球形，如：སའི་གོ་ལ 地球。

གོ་ལག 〔名〕装备。

གོ་ལེ 同 ག་ལེ 或 དལ་ཀྱོ 〔副〕慢慢，缓缓，如：ག་ལེ་གོ་

ལེ 慢慢地。

གོ་ལོག 〔名〕1.邪知；曲解；不正确的知识。2.反转的；反对的。3.退后；颠倒；误会；相反。

གོ་ས 同 གོ་གནས 或 གོ་འཕང 〔名〕地位；职位；等级；品级；位置。

གོ་ས་ཕབ་པ 同 གོ་གནས་ཕབ་པ。

གོ་སླ་པོ 〔形〕通俗；易懂。

གོ་ཧྲགས 或 གོ་མཁྲེགས་པོ 〔形〕坚厚；坚硬。

གོ་ཏ་མ 〔名〕（梵）出生，也译作"瞿昙"，释迦牟尼的种姓，又译为乔答摩。

གོག་འགྲོ་སྲིན་འབུ 〔名〕爬虫。

གོག་པ 〔动〕1.爬行。2.捏碎。3.刮去；剥；剥落。4.破碎。

གོག་པོ 〔形〕衰败的；破旧的；耗损的。

གོག་རྡུལ 〔形〕破旧。

གོང 〔名〕1.值，价值。2.上面；前面(时间或空间)。

གོང་དཀྲིས 〔名〕领带。

གོང་བསྐོར 〔动〕拥戴；拥护。

གོང་གོང 〔形〕1.丸形；拱形。2.凸形。

གོང་ཁྱས 〔名〕上层。

གོང་བཅད་པ 〔语〕定价。

གོང་རྟགས 〔名〕领章。

གོང་རྟགས་དམར་པོ 〔名〕红领章。

གོང་ཐག 〔名〕前襻（指牛马驴骡备鞍用的绳索）。

གོང་ཐང 〔名〕价值；价钱。

གོང་དུ་སྤེལ་བ 〔语〕提高；发展。

གོང་ན་མེད་པ 或 བླ་ན་མེད་པ 〔语〕无上；最高；前所未有。

གོང་བོ 同 གོང་བུ 〔名〕团；块；堆；圆球。

གོང་འཕར་བ 〔语〕涨价。

གོང་བ 〔名〕衣领。

གོང་བུ 〔名〕球形，丸形。

གོང་མ 〔名〕1.尊长。2.前辈，前者。3.皇帝，首领。

གོང་མ་སྲེག 〔名〕松鸡。

གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ 〔语〕王国，帝国(君主国家)。

གོང་མའི་ཡབ 〔名〕太上皇。

གོང་མོ 〔名〕1.在上者，较上者，较高者。2.中指。3.白松鸡。

གོང་ཚད 〔名〕价值，价格。

གོང་ཞུ 〔动〕上呈，上报。

གོང་རིམ 〔名〕上层，上级。

གོང་གཤམ 〔名〕上下；领衿；天地(裱画、信笺、书籍的上下边)。

གོང་ས 〔名〕1.上面。2.有大权或高位者。3.上级。

གོང་ས་མཆོག 〔名〕最高领导者，如：皇帝、国王的尊称。

གོད་ཀ 同 གོད་ཁ 〔名〕损耗，丧失。

གོད་མ 〔名〕1.残余，剩余。2.碎屑。

གོན་པ 〔名〕衣服。〔动〕穿，着，披，戴(如衣、帽、鞋、袜等)。

གོམ་འཁྱོར་བ 〔语〕步态歪斜，步态踉跄。

གོམ་འཁྱོལ་བ 〔语〕步行。

གོམ་འགྲོས 〔名〕步态，步伐。

གོམ་སྟབས 同 གོམ་འགྲོས。

གོམ་པ 〔名〕步，步子，步调，步伐。

གོམ་ལོབ་པ 同 ལེ་ལོ 〔语〕躲懒，懈怠。

གོམ་བཤོལ 〔名〕让步。

གོམས་འདྲིས 〔名〕习惯，风俗习惯。

གོམས་པ 〔名〕修习，熟习，习惯，熟练。〔形〕精巧的，熟练的。

གོམས་གཤིས 〔名〕习惯。

གོམས་གཤིས་ངན་པ 〔名〕恶习。

གོམས་སྲོལ 〔名〕习惯。

གོར 或 ཟུགས་གོར 或 ཧོར་ནད 〔名〕兽疫，牛瘟。

གོར་གོར 〔形〕平面圆形，圆形。

གོར་གྲུ 〔名〕1.四方形。2.方垫。3.圆滑。

གོར་མ 〔名〕圆石子，鹅卵石（一般石子的名称）。

གོར་མ་བཀུམ 同 གོར་མ····ཆག 〔语〕无疑；肯定；确实，确定。

གོར་མ་རྡོ 同 གོར་མ。

གོར་མོ 〔名〕格尔木（青海省海西蒙古族藏族哈萨克族自治州的一个县）。

གོར་རོ་རོ 同 འཁོར་རོ་རོ 〔形〕旋转，回旋。〔象〕旋转声。

གྷོར་ཁ 〔名〕（梵）尼泊尔国的廓尔喀族。

གོལ་བ 〔动〕为 འགོལ་བ 的过去式。

གོལ་ས 亦作 འགོལ་ས 〔名〕1.歧途；错处。2.误信；谬见；错误。

གོས 〔名〕1.衣服。2.缎子。〔动〕为 འགོ་བ 的过去式。

གོས་སྐུད 〔名〕丝线。

གོས་ཁ་འབྲས 同 འབྲ་རས 〔名〕不丹出产的一种白色生丝绸，藏民常用作汗衫。

གོས་གུར 〔名〕缎子帐幕。

གོས་གྲུམ 〔名〕用缎做制的褥子。

གོས་སྒམ 〔名〕箱，衣箱。

གོས་ཆེན 〔名〕大缎；库缎；织锦缎。

གོས་ཐུ 〔名〕衣襟。

གོས་ཐུང 〔名〕短衣。

གོས་མཐའ 〔名〕衣或袍的边子，衣襟，长衣的下摆。

གོས་དྲུ་བ 〔语〕裁衣。

གོས་པོ 同 གྱོས་པོ 〔名〕岳父。

གོས་དར 〔名〕细丝，上等丝。

གོས་ཐལ 〔名〕1.裸体，未着衣服的。2.无染（佛）。

གོས་མེད་ 或 གོས་བྲལ་ 〔名〕 1.无衣，裸体。2.弃绝尘欲的，无染(佛)。

གོས་ཟེགས 〔名〕破烂的衣服或布片。

གོས་བཟོ་བ 〔名〕裁缝；缝纫工。

གོས་ཕྲུག 〔名〕整匹缎子。

གོས་ཧྲུལ 〔名〕破衣服，衣服褴褛。

གྱ 〔数〕藏文中八一到八九中间的数词，如： བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཅིག 八十一，简称时可代八十，如，གྱ་གཅིག 八十一。

གྱ་གྱུ 〔形〕伪善，诡诈，阴谋，弯曲。

གྱ་ནོམ་པ 〔名〕微妙，圆满，富足。〔形〕丰富的；丰盛的。

གྱ་པ 〔形〕1.衰弱，衰败。2.损伤，残废。

གྱ་མ་གྱུ 〔形〕不太弯曲的，不太正直的，乡愿。

གྱ་ཙོམ 或 གྱ་ཚོམ 〔形〕急忙；仓卒，卤莽，欠考虑。

གྱ་ལ 同 ཀྱ་ལ。

གྱག་གྱོག 〔形〕弯曲，曲折。

གྱག་པ 〔动〕1.毁坏，损坏。2.减少，缩小。

གྱང 同 རྒྱང 〔名〕墙；土墙；墙壁。

གྱང་གོག 〔名〕颓垣，破墙，断垣残壁。

གྱང་རིས 〔名〕壁画。

གྱང་ཧྲལ 〔名〕残垣，断壁。

གྱང་ཚོགས 〔名〕墙面；墙边。

གྱད་མི 〔名〕大力士；练体力者，练武术者。

གྱམ་ཁ 同 ཡམ་ཁ 〔名〕1.河滩；河岸。2.边；帮(如鞋帮)。

གྱལ་གྱོལ〔形〕歪斜，弯曲。

གྱི 〔介〕藏文文法属格字，用于后加字 ན་མ་ར་ལ 之后。〔连〕而；可是；不过。

གྱི་ན་པ 或 གྱི་ན་བ 〔名〕下人；鄙人（谦称）。

གྱི་ལིང 〔名〕良马，骏马。

གྱིག 亦作 འགྱིག 〔名〕橡皮，橡胶。

གྱིག་ཤིང 或 གྱིག་སྡོང 〔名〕橡胶树。

གྱིང་བག་ཅན 同 འགྱིང་བག་ཅན 〔名〕态度尊严者，昂然自得者。

གྱིན 〔介〕用在动词后表示现在式。参看 ཀྱིན。

གྱིན་འདའ 〔名〕1.同 གྱི་ན་བ。2.懒惰者。

གྱིས 〔介〕藏文文法具格字，用于后加字 ན་ མ་ ར་ ལ 之后。〔动〕为 བགྱིད་པ 的命令式。

གྱུག་གྱུག 〔形〕1.闪动。2.明光闪烁。

གྱུང 同 སྐྱོང་པོ 〔形〕1.亏损。2.干枯；僵硬。3.亢旱。4.失利。

གྱུང་རོ 或 སྐྱོང་རོ 〔名〕枯尸，僵尸；木乃伊；蜡尸。

གྱུར 〔动〕为 འགྱུར་བ 的过去式和命令式。

གྱེ་བ 〔动〕分；分开；离开。

གྱེད་པ 参看 འགྱེད་པ 〔动〕1.离开。2.分为二份。3.照射。

གྱེན 和 ཐུར 相对 〔名〕上，上坡。

གྱེན་ཐུར 同 ལ་ཐུར 〔名〕上下坡。

གྱེན་འདྲེན 〔名〕或〔动〕提拔，提携，拉上。

གྱེན་ལོག 〔名〕或〔动〕1.反复，颠复。2.上翻；使上翻。

གྱེན་བརྡོལ 〔动〕泛滥；涌出；冲破。

གྱེན་གཟར་པོ 〔形〕陡，峭，笔直。

གྱེན་ལངས 〔名〕暴动。

གྱེན་ལོག 〔名〕造反。

གྱེར 参看 འགྱེར་བ。

གྱེས 〔动〕为 འགྱེ་བ 的过去式和命令式。

གྱེས་ཁར 〔语〕临别。

གྱེས་མཚམས་ཞུ་བ 〔语〕告

别；辞行。

གྱོ་དུམ 〔名〕砖块；瓦块。

གྱོ་མོ 〔名〕1.同 ས་ཕག 砖。2.瓦。3.陶器。

གྱོ་ཞི 〔名〕釉子。

གྱོག་པ 〔形〕弯曲的；弧形的。

གྱོག་པོ 〔形〕鲁钝的；笨拙的；弯曲的。

གྱོང 或 གྱོང་ཀྱན 〔形〕或〔名〕缺乏；空乏；贫乏；亏损。

གྱོང་བསྒྱུར་བ 〔语〕吃亏；失利；受损失；使失利。

གྱོང་ཀྱན 同 གྱོང。

གྱོང་གྱོང 同 གྱོང་པོ 〔形〕顽强；顽固；强硬；僵硬。

གྱོང་པོ 同 གྱོང་གྱོང。

གྱོང་བ 〔形〕粗野；粗糙；粗鲁。

གྱོང་པོ 同 རྒོད。

གྱོང་མོ 同 རྒོད་མོ。

གྱོད 〔名〕口角；诉讼；纠纷。

གྱོད་ཁ 〔名〕1.悔恨；后悔；懊悔。2.口角；诉讼；争论。

གྱོད་གཏུགས 〔名〕控告。

གྱོད་དོན 〔名〕案件。

གྱོད་གཞི 〔名〕争端；争因；案件。

གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད 〔语〕定案。

གྱོད་གཞི་སློང་བ 〔语〕惹祸。

གྱོད་ཡ 〔名〕被告。

གྱོད་ལོག་ཁ་ལོག 〔语〕翻案。

གྱོན་པ 〔动〕穿；着；戴；佩带；披。〔名〕衣服；穿戴。

གྱོལ་པོ 〔名〕1.蹩脚，跛子。2.樫鸟。

གྱོལ་བ 〔动〕跛足而行。

གྱོས་སྒུག 〔名〕1.岳父母。2.公婆，翁姑。

གྱོས་པོ 〔名〕1.岳父。2.公公（指丈夫的父亲）。

གྱོས་མོ 〔名〕1.岳母。2.婆婆（指丈夫的母亲）。

གྲ 〔名〕1.西藏古时六部落之一。2.针毛，麦芒（安多口语中读 ཁྲ）。

གྲ་འགྲིག་པོ 〔形〕整齐。

གྲ་རྒྱས 〔形〕厚密（如马或狮子的鬃）。

གྲ་སྒྲིག 〔名〕或〔动〕布置，预备；准备。

གྲ་སྙེབས 〔动〕适当或按次序的排列。

གྲ་ནང 〔名〕扎囊（西藏山南地区的一个县）。

གྲ་ཕུབ 〔名〕麦芒；谷壳；糠。

གྲ་སྦུག 〔名〕铙钹。

གྲ་མ 〔名〕1.毫端（毛的尖端）。2.谷穗的芒。3.架子；格子。4.猫儿刺（带刺的灌木）。

གྲ་མ་ཉིད 〔名〕阳雀花（药）。

གྲ་ཟུར 〔名〕角边。

གྲྭ 〔名〕1.角；边；棱角。2.院；厂。

གྲྭ་ཁང 同 གྲྭ་ཤག 〔名〕僧房，僧侣的住所。

གྲྭ་པ 〔名〕学僧，沙弥，和尚。

གྲྭ་དཔོན 〔名〕僧官；住持僧；方丈。

གྲྭ་ཕྲུག 〔名〕僧童，小沙弥；小和尚。

གྲྭ་ཚང 〔名〕1.经院。2.扎仓（指寺院中的分院，如：སྨན་པ་གྲྭ་ཚང 医学院）。

གྲྭ་ཚོགས 〔名〕集合的僧侣，僧众。

གྲྭ་བཞི 〔名〕四方形，四角，四棱。

གྲྭ་ཤག 同 གྲྭ་ཁང。

གྲྭ་ས 〔名〕寺院，僧舍。

གྲྭ་གསུམ 〔名〕三角形；三棱。

གྲག་པ 或 གྲཊ་པ 〔名〕1.音调，声调。2.名声；声望。3.传说；传闻。〔动〕鸣；响。

གྲགས་འགྱུལ 〔名〕1.震动；响动（安多口语）。2.消息。

གྲགས་པ 〔动〕为 འགྲག་པ 的过去式。〔名〕同 གྲག་པ。

གྲགས་པ་ཅན 〔名〕著名的；有声望的，有声誉的，大名鼎鼎。

གྲགས་ཡས 〔形〕名声远扬，

声誉卓著。

གྲང 〔助〕该是，可是，说是。

གྲང་ཁུལ་ལྷོ་མ 〔名〕南寒带。

གྲང་དར 〔名〕严寒，酷寒，冰冷。

གྲང་དར་ཆུང 〔名〕小寒（二十四节气之一）。

གྲང་དར་ཆེ 〔名〕大寒（二十四节气之一）。

གྲང་ནད 〔名〕1.淋症。2.寒症；疟疾的发冷。3.腰痛病。

གྲང་བ 或 གྲང་བོ、གྲང་མོ 〔形〕冷，寒冷，严寒。

གྲང་བ་དཀར་པོ 〔名〕白带（一种妇女病）。

གྲང་བོ 同 གྲང་བ。

གྲང་མོ 同 གྲང་བ。

གྲང་གཞི 〔名〕淋症，寒疾。

གྲང་རླབས 〔名〕寒潮；寒流。

གྲང་རླུང 〔名〕1.腹中受寒，风寒，风湿痹症。2.冷风；寒风。

གྲང་ཤུམ 〔形〕觉冷，受凉，寒战。

གྲང་ཤུར་ཤུར 〔形〕冷冰冰，冷飕飕。

གྲང་ལྷགས་སོགས་སོགས 〔形〕冷风嗖嗖。

གྲངས 或 གྲངས་ཀ 〔名〕数目；数字。

གྲངས་ཀ 参看 གྲངས。

གྲངས་ཅན 〔名〕1.有数的，可数者。2.智者；聪明人。

གྲངས་ཆུང 〔名〕小数点。

གྲངས་ཉུང 〔形〕少数。

གྲངས་མེད 〔形〕无数，数不清。〔数〕第六十位大数；阿僧祇(佛)。

གྲངས་ཚད 〔名〕份量；数量。

གྲངས་གཡར 〔名〕借位。

གྲངས་གཞེར 〔语〕列举；枚举。

གྲབ 〔名〕1.缺口；裂痕。2.预备。

གྲབ་རྒྱགས 〔形〕1.骄傲。2.夸口。

གྲབས 〔名〕1.预备，准备，如：འགྲོ་གྲབས་བྱེད་པ 准备

出发。2.排列；计划；计谋。〔副〕将要；快要。

གྲབས་ཆས 〔名〕备件。

གྲབས་གཤོམ་བྱེད་པ 〔语〕准备；预备。

གྲམ་ཁ 同 འགྲམ་ཁ。

གྲམ་པ 〔名〕同 གྲམ་ཁ 河滩；河岸。〔动〕蔓延；展布。

གྲམ་གསེག 〔名〕河边的砂石、砂砾等。

གྲལ 〔名〕座；级；排；行列；层次；阶层。

གྲལ་བསྒྲིགས་པ 〔语〕排成行列；排队；编排。

གྲལ་བསྟར 〔名〕排；队列；行。

གྲལ་མ 〔名〕椽桷。

གྲལ་ཚེས 同 ཚེས་གྲངས 〔名〕日程；日期。

གྲལ་འཛིན 〔名〕定席位；定座次。

གྲལ་རིམ 〔名〕阶级。

གྲལ་རིས 〔名〕席次；班次；座位。

གྲས 〔名〕1.辈数。2.班次；层次；次序。3.品类；等级。4.系列。

གྲི 〔名〕刀。

གྲི་ཁ 〔名〕刀锋；刀刃；刀口。

གྲི་གུ 或 གྲིཐུ 〔名〕小刀。

གྲི་གུག 〔名〕弯刀。

གྲི་ཆས 〔名〕刀具。

གྲི་ཐུ 〔名〕小刀。

གྲི་རྩལ 〔名〕剑术；刀术。

གྲི་མཚོན 〔名〕武器；刀枪。

གྲི་འཛིང 〔名〕刺杀(军事)；白刃战。

གྲི་རི་མེ་མཚོ 〔语〕刀山火海。

གྲི་རིང 〔名〕大刀；长刀。

གྲི་ཤུབས 〔名〕刀鞘。

གྲིན་པ 或 གྲིན་པོ、སྒྲིན་པོ 〔形〕精敏；聪明；伶俐。

གྲིབ 〔名〕1.参看 གྲིབ་མ 影子；污点。2.污秽。3.污垢；污染。4.拉萨南部吉曲河对岸一山村。

གྲིབ་ཅན 〔名〕障；背逆；龌龊。

གྲིབ་ནག 〔名〕1.阴凉；暗影，阴影。2.障蔽；沾污。

གྲིབ་ནད 〔名〕瘫痪症。

གྲིབ་གནོན 〔名〕1.梦魇。2.沾污；污染。3.遮蔽，阴沉。

གྲིབ་མ 〔名〕影子；阴影；阴凉。

གྲིབ་ཚད 〔名〕影量；测量影幅的大小。

གྲིབ་གཟུགས 〔名〕背影。

གྲིབ་རི 即 སྲིབས་རི 〔名〕山阴处，阴山。

གྲིབ་ཡོར 〔名〕眼中翳障。

གྲིབ་བསིལ 〔名〕或〔形〕阴凉；清凉，凉风。

གྲིམ་པ 〔动〕或〔形〕1.催迫；仓促；匆忙。2.拧，扭。

གྲིམ་པོ 参看 སྒྲིམ་པོ 〔形〕精敏；聪明，灵巧。

གྲིམས་པ 〔形〕聪明，伶俐，灵巧。

གྲིཙ 〔名〕小刀。

གྲིལ 〔动〕为 འགྲིལ་བ 的过去式。

གྲུ 〔名〕1.船，筏。2.角，隅。

གྲུ་དཀར 〔名〕璁玉。

གྲུ་སྐྱ 〔名〕桨，橹。

གྲུ་ཁ 〔名〕渡口；码头；港口。

གྲུ་ཁུག 〔名〕肋窝。

གྲུ་མཁན 〔名〕航海者；船员；船夫，舟师。

གྲུ་ག 〔名〕1.线球。2.屋角。

གྲུ་གུ 〔名〕朱孤（古西藏北部一部族名）。

གྲུ་གླ 〔名〕船费。

གྲུ་བརྒྱངས 为 གྲུ་ཀོ་བརྒྱངས་པ 的缩写〔语〕撑开皮船（指藏人绷制皮船）。

གྲུ་ཆར 〔名〕雨，时雨，甘霖；细雨。

གྲུ་རྟ་མགོ་མ 〔名〕马头船。

གྲུ་ཐག 〔名〕缆绳。

གྲུ་པ 〔名〕船夫，驾船者。

གྲུ་དཔོན 〔名〕船长，舰长。

གྲུ་མ 〔名〕1.角，凸角。2.边，

边界。

གྲུ་མོ 〔名〕肘。

གྲུ་ནམར 〔名〕一种红玉石。

གྲུ་བཙས 同 གྲུ་ཚ。

གྲུ་ཚིགས 〔名〕肘节。

གྲུ་རྫིགས 〔名〕渡口；码头；船坞。

གྲུ་འཛིན 即 རི་བོ་པོ་ཏ་ལ 〔名〕普陀山；普陀洛迦山。

གྲུ་རྫིངས 〔名〕海船，海舶。

གྲུ་བཞི 〔名〕四方形；四隅。

གྲུ་ཟམ་པ 或 གྲུའི་ཟམ་པ 〔名〕浮桥；用船作的桥。

གྲུ་ཟུར 〔名〕直角。

གྲུ་གཟིངས 〔名〕筏，轮船。

གྲུ་གཟིངས་བཟོ་གྲྭ 〔名〕造船厂。

གྲུ་ཟོགས 〔名〕角落。

གྲུ་ཤན 〔名〕船，渡河的皮船；小舢板。

གྲུ་གསུམ 〔名〕三角形。

གྲུག་པ 〔动〕击碎，粉碎，劈碎；旋，凿。

གྲུང་པོ 同 ཙང་རིག。

གྲུང་མོ 〔形〕1.同 གྲུང་པ 或 སྤྲང་པོ 和 རིག་པ་གྲིམས་པ 很聪明，有才智的，有智虑的。2.温顺，温和。

གྲུབ 或 གྲུབ་པ 〔名〕存在，成立；成就。〔动〕为 འགྲུབ་པ 的过去式。

གྲུབ་ཆ 〔名〕成分；组织(生理)。

གྲུབ་ཆེན 同 གྲུབ་མཆོག 〔名〕大成就者，成道者。

གྲུབ་ཐོབ 〔名〕修行圆满者，得道者，得成就者。

གྲུབ་མཐའ 〔名〕1.学说，理论。2.学派，教派，宗派。

གྲུབ་འབྲས 〔名〕成果；成就。

གྲུབ་འབྲས་གསེར་ཟ་བ 〔语〕丰硕成果，果实累累。

གྲུབ་རྫས 〔名〕元素。

གྲུམ་ནད 同 གྲུམ་བུ 〔名〕关节痹病，风湿病。

གྲུམ་པ 〔名〕1.獾猪。2.破碎，碎片。

གྲུམ་པོ 〔名〕残废者，跛者。

གྲུམ་བུ 同 གྲུམ་གདན。

གྲུམ་ཙེ 〔名〕栽绒垫子；地毯。

གྲུས་པོ 〔名〕牦牛的犊。

གྲུས་མ 〔名〕正有乳的牛，初生犊的母牛。

གྲེ་བ 〔名〕喉咙。

གྲེམས 〔名〕或〔动〕灌溉，喷洒。

གྲེའུ 〔名〕豆子，豌豆。

གྲོ 〔名〕麦，小麦。

གྲོ་ཁ 〔名〕面食，干粮。

གྲོ་ལྗང 〔名〕麦苗。

གྲོ་སྙེ 〔名〕麦穗。

གྲོ་ཐིག 〔名〕雀斑。

གྲོ་མཛོད或གྲོ་ཏུང 〔名〕粮仓；麦窖。

གྲོ་རྡོག 〔名〕麦粒。

གྲོ་ཕྱེ或གྲོ་ཞིབ 〔名〕麦面粉，白面。

གྲོ་བ 亦作 གྲོ་ག 〔名〕桦皮。

གྲོ་བོ 〔形〕淡红色（指马的毛色，白中稍带微红）。

གྲོ་མ 〔名〕人参果，又名蕨麻（药）。

གྲོ་མོ 〔名〕亚东（西藏日喀则地区的一个县）。

གྲོ་ཚགས 〔名〕1.筛子。2.麦仁。

གྲོ་ཞིབ 同 གྲོ་ཕྱེ。

གྲོ་བཞིན 亦作 གྲོ་བྱིན 〔名〕牛宿（二十八宿之一）。

གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ 〔名〕牛宿月（指阴历七月）。

གྲོ་ཟན 〔名〕面食。

གྲོ་སོག 〔名〕麦茎；麦草；麦秸；麦秆。

གྲོ་གསོ་ཕྱེ་མར 〔名〕旧时新年或节日用作祝福的一种供品。

གྲོག 〔副〕突然得到；意外获得。

གྲོག་མཁར 〔名〕蚁垤；蚁穴。

གྲོག་པོ 〔名〕1.急流冲刷的深谷，深涧，险谷。2.瀑布。

གྲོག་བུར 同 གྲོག་མ 〔名〕蝼蚁；蚂蚁。

གྲོག་མ 同 གྲོག་བུར。

གྲོག་མོ 〔名〕水冲的深谷；漩谷，

གྲོག་ཚང 同 གྲོག་མཁར。

གྲོག་ཞིང 同 འབྲོག་ཞིང 〔名〕牧场。

གྲོག་གཟར 〔名〕泻人深谷的急流，瀑布。

གྲོག་གཡང 〔名〕深谷；深涧；悬岩绝壁。

གྲོག་ཤིང 〔名〕墙藓，苔（一种利小便的药）。

གྲོགས 〔名〕朋友，伙伴，扶助者。

གྲོགས་ངན་པ 〔名〕坏朋友。

གྲོགས་འདྲིས 〔名〕知友，密友；好友。

གྲོགས་པོ 〔名〕朋友，伴侣。

གྲོགས་བྱེད་པ 〔语〕1.交友，结交；结友。2.互助；协助。

གྲོགས་འབྲེལ 〔名〕友好。

གྲོགས་མེད་རྐྱེན་མེད 〔语〕孤苦伶仃。

གྲོགས་མོ 〔名〕1.女友。2.主妇，爱人，妻子。

གྲོགས་དམག 〔名〕友军。

གྲོགས་བཟང 〔名〕1.好友，良友。2.情人。

གྲོང 〔名〕村镇，村庄。

གྲོང་ཁྱིམ 〔名〕住家户。

གྲོང་ཁྱེར 〔名〕城市。

གྲོང་ཁྱེར་ཉེ་འདབས 〔名〕郊区。

གྲོང་ཁྱེར་ལྟེ་བ 〔名〕首府。

གྲོང་དཀོན 同 གཞིས་དཀོན。

གྲོང་གཏམ 或 གྲོང་སྐད 〔名〕方言，土语，俗语。

གྲོང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས 〔名〕村史。

གྲོང་བརྡལ 〔名〕村镇；市镇。

གྲོང་པ 〔名〕1.村民，乡人。2.人户，乡村。

གྲོང་དཔོན 〔名〕村长。

གྲོང་ཚིག 〔名〕方言，土语，俚语。

གྲོང་ཚོ 〔名〕乡村，村庄，乡镇，村庄的聚合点。

གྲོང་གཞི 〔名〕田庄，产业，家产。

གྲོང་ཡུལ 〔名〕乡区，乡里。

གྲོང་གསེབ 〔名〕农村；乡村。

གྲོངས 〔动〕死，亡(敬)。

གྲོངས་ཁར 〔语〕临终。

གྲོད་ཁོག 〔名〕胃，腹腔，肚子。

གྲོད་ཆུང 〔名〕小腹（内脏之一）。

གྲོད་པ 同 གསུས་པ 〔名〕胃，腹，肚子。

གྲོད་ཐུ 〔名〕肚子，瘤胃。

གྲོད་སྦོམ 〔名〕1.大肚子。2.盛酥油用的羊肚。

གྲོད་རིལ 〔名〕用畜肚所装的酥油包。

གྲོན་དངུལ 〔名〕用费，经费。

གྲོན་ཆེན 〔名〕浪费，耗费。〔形〕无益的，有害的。

གྲོན་ཆུང 〔名〕俭省，节约，节俭。

གྲོན་པ 〔名〕耗费，浪费。

གྲོལ 〔名〕或〔动〕释放，拯救，解脱。

གྲོལ་མ 〔名〕蛔虫。

གྲོས 〔名〕或〔动〕会议，协商，商议，商讨。

གྲོས་གྲོགས 〔名〕1.与会者，同会者，会友。2.参谋，顾问。

གྲོས་གླེང 〔名〕动议，商谈，谈话，商议。

གྲོས་འགོ་འདོན་མཁན 〔名〕发起人。

གྲོས་ཆོད 〔名〕决议。

གྲོས་འཆམ 〔名〕通过，同意。

གྲོས་མཐུན 〔名〕1.语言一致，全场一致；一致决议。2.同 གྲོས་འཆམ 同意，通过。3.协议。

གྲོས་དོན 〔名〕议题，协议。

གྲོས་དོན་ཡི་གེ 〔名〕倡议书，建议。

གྲོས་འདྲི་བ 〔语〕请教，[illegible]，咨询，征询，求教，求计于

人，求人指导。

གྲོས་འདྲི་ས 〔名〕1.顾问。2.咨询处，问事处。

གྲོས་བསྡུར་བ 〔语〕商议；磋商，讨论，酝酿。

གྲོས་པ 〔名〕商量者。〔动〕商讨，讨论，商议。

གྲོས་མི 〔名〕咨询者，顾问。

གྲོས་མོལ 〔名〕协商，商议，会谈，谈判。

གྲོས་ཚོགས 〔名〕会议；议会。

གྲོས་ཞིབ 〔名〕审议。

གྲོས་གཞི 〔名〕提案，议案，倡议。

གྲོས་གཞི་གཙོ་བོ 〔名〕中心议题。

གྲོས་ཡ 〔名〕对方（商谈的另一方）。

གྲོས་རིམ 〔名〕议程。

གླ 〔名〕工资，薪金，代价，租金。〔动〕未来式为 གླ，过去式为 གླས，命令式为 གློས。租，雇，租典。

གླ་ཆེས 〔名〕工资，佣金，工钱，报酬。

གླ་གོར་ཞོ་ཤ 〔名〕1.木腰子（药）。2.水果名。

གླ་སྒང 〔名〕香附，附子，川附子（药）。

གླ་རྔན 为 གླ་དང་རྔན་པ 的缩写〔名〕工资，酬金。

གླ་བདག 〔名〕雇主。

གླ་པ 或 གླ་པོ 〔名〕雇工；佣工。

གླ་ཕོགས 〔名〕薪给，薪资，工资，工钱。

གླ་ཕྲུག 〔名〕1.幼麝。2.童工。

གླ་བ 〔名〕麝，香子。

གླ་མི 〔名〕雇工。

གླ་མེད་ངལ་རྩོལ 〔名〕无偿劳役。

གླ་མོ 〔名〕女佣工。

གླ་རྩི 〔名〕麝香（药）。

གླ་ཟན 同 གླ་མི 〔名〕靠工资生活者，靠劳动吃饭者。

གླ་ཤིང 〔名〕麝香木，麝鹿搔痒的树。

གླ་ཤིལ 〔名〕熟好的麝鹿皮。

གླག 或 བྱ་གླག 〔名〕鹫鸟;雕。

གླག་ཁྲ 〔名〕鹞和雕。

གླག་པ 同 ལྟག་པ 〔名〕后边;后部。

གླག་རོག 〔名〕紫雕;黑雕。

གླགས 〔名〕机会;时机;可能。

གླགས་ཁེལ 同 གླགས་རྙེད 〔语〕得便;得机会;有隙可乘;有机可乘。

གླགས་རྙེད 同 གླགས་ཁེལ。

གླགས་བལྟ་བ 〔语〕寻衅;伺机;找岔子。

གླགས་པ 〔名〕空隙;间隙;机会。

གླང 即 བ་གླང 〔名〕黄牛。

གླང་ཁྲད 〔名〕1.牛的胆汁。2.西藏用的一种肥皂。

གླང་ཁྱིམ 〔名〕1.牛栏。2.有装饰的拱门。

གླང་རྒན 〔名〕老黄牛。

གླང་རྒོད 〔名〕1.野牛。2.野象。

གླང་ཆེན 同 གླང་པོ་ཆེ 〔名〕大象。

གླང་ཆེན་མཁྲིས་པ 〔名〕象胆(药)。

གླང་ཆེན་འགྱིང་རི 〔名〕峨嵋山(在四川省境内)。

གླང་ཆེན་སྣེ 〔名〕象香(药)。

གླང་ཐུག 〔名〕公牛。

གླང་འཐབ 〔名〕发痧;绞肠痧,剧烈的腹痛病。

གླང་འདེད 〔名〕犍牛(耕者,扶犁者)。

གླང་སྣ་མ་ཏོག 〔名〕鹅首马先蒿(药)。

གླང་པོ 〔名〕公黄牛。

གླང་པོ་ཆེ 〔名〕大象。

གླང་ཕྲན 同 གླང་ཕྲུག 〔名〕1.小象。2.小黄牛。

གླང་རེས 〔名〕1.牛槽。2.象棚。

གླང་མོ 〔名〕1.母象。2.母黄牛。

གླང་དམར 〔名〕未阉的黄牛。

གླང་རྫི 〔名〕1.牧牛者。2.驭象者。3.芒童。(过去农民祈

岁时春牛的牧者)。

གླང་ཤ 〔名〕1.象肉。2.黄牛肉。

གླང་ཐ 〔名〕牛皮癣（一种皮肤病)。

གླང་རྒོད 〔名〕雄象，公象。

གླན་གླེན 参看 གླེན་པ 〔形〕愚痴；白丁(目不识丁的人)。

གླན་པ 〔动〕为 གློན་པ 的过去式。

གླམ 〔名〕1.潮湿；湿润。2.粗褐子，褐衣。

གླལ་བ 〔名〕或〔动〕打呵欠；欠伸。

གླས 〔动〕为 གླ 的过去式。

གླས་དམག 〔名〕雇佣兵，雇佣军。

གླས་འཚོ་བ 〔名〕靠工资生活者。

གླིང 〔名〕1.洲；岛。2.寺院或学院的别称。

གླིང་ཀ 〔名〕花园；公园；园林。

གླིང་སྟེ་བྱང་མ 〔名〕北极。

གླིང་སྟེ་ལྷོ་མ 〔名〕南极。

གླིང་པ 〔名〕整个；一切完整。

གླིང་ཕྲན 〔名〕岛屿，海岛。

གླིང་ཕྲན་རྐྱང་པ 〔名〕孤岛。

གླིང་ཕྲེང 〔名〕列岛。

གླིང་བུ 〔名〕1.笛。2.箫。

གླིང་མ 〔名〕1.岸边；湖边；河边。2.洲；陆地。

གླིང་མེ 〔名〕火炬；灯；藏族燃灯节时放置在墙上的酥油灯。

གླིང་ཚོམ 〔名〕群岛。

གླིང་ཚོག 〔名〕内哄，内乱。

གླིངས་ཕྲན 〔名〕毡垫；草褥。

གླུ 〔名〕歌，小曲。

གླུ་མཁན་མ 同 གླུ་ལེན་མ。

གླུ་གར 〔名〕歌舞，歌剧。

གླུ་གར་ཚོགས་པ 〔名〕歌舞团。

གླུ་རྒྱང 〔名〕1.小曲。2.小调。

གླུ་དབྱངས 〔名〕曲；歌曲；歌调，音乐。

གླུ་མ་གཏམ 〔名〕说唱；表演唱。

གླུ་གཞས 〔名〕歌曲。

གླུ་གཞས་ཟློས་གར 〔名〕歌剧。

གླུ་ལེན་པ 〔语〕唱歌，歌咏。

གླུ་ལེན་མ 同 གླུ་མཁན་མ 〔名〕女歌手；女歌唱家。

གླུད 或 ཀླུད 〔名〕旧日赎命的代替物，替身(是一种迷信)。

གླུད་འགོང 〔名〕赎替，赎金。

གླུམ 或 ཟད་གླུམ 〔名〕发酵的米麦；酒糟。

གླེ་འདྲེན་མས 亦作 ཀླེ་འདྲེན་མས 〔名〕嵊口剌，阴户和肛门不分者。

གློ་བོ 或 ཀློ་བོ 〔名〕褡，背斗。

གླེགས་ཆབ 〔名〕捆书卷的皮条上的扣环。

གླེགས་ཐག 亦作 ཆོས་ཐག 〔名〕捆经卷的绳带。

གླེགས་བམ 〔名〕经卷，书卷。

གླེགས་བུ 〔名〕1. 书签；签条；书卷上的标签。2. 夹书的板子。〔量〕卷帙，大部头著作。

གླེགས་ཤིང 〔名〕夹书的夹板。

གླེང་པ 或 གླེངས་པ 〔名〕或〔动〕说，谈话。

གླེང་རྒྱུགས 〔名〕舆论。

གླེང་བ་པོ 或 གླེང་མོ་མཁན 〔名〕说者，讲故事者，说书人。

གླེང་མོ 〔名〕谈话，会谈，故事，记述。

གླེང་མོལ 〔名〕议论。

གླེང་གཞི 〔名〕1. 缘起。2. 序言，前言，导言，引言，主旨，题目。

གླེང་སློང 〔名〕1. 发起人。2. 发言人，开始发言人。

གླེན་ལྐུགས 〔名〕1. 愚呆，愚痴。2. 哑巴。

གླེན་པ 〔名〕不懂事者，愚人。〔形〕痴呆，愚蠢，无知识。

གླེབ་པ 〔动〕过去式为 གླེབས。1. 使平坦，压扁。2. 践踏。

གླེབས་པ 〔动〕为 གླེབ་པ 的过去式。

གློ 〔名〕1. 肚带。2. 咳嗽。3. 附近，侧面，旁边。

གློ་སྐར 同 གློ་དཀར [名] 1.窗户。2.小门或小窗。

གློ་སྐྲན [名] 肺癌(病)。

གློ་ཁ [名] 淡红色，粉红色。

གློ་ཁུག [名]1.衣袋。2.小钱袋。

གློ་ཁུང་或གློ་ཁུང [名] 门户。

གློ་གྲི [名] 腰刀。

གློ་དཀོག [名] 1.咳嗽。2.痰壅。

གློ་འཁོག་སྨན [名] 止咳剂。

གློ་འཁོགས [名] 1.痰壅。2.同 གློ་འཕོགས་པ 或 གློ་རྒྱག་པ 窒息。

གློ་རྒྱག [动] 咳嗽。[副] 同 གློ་བུར 突然，忽然。

གློ་རྒྱས [名] 肺肿(病)。

གློ་སྒོ [名] 便门；侧门；太平门。

གློ་གཅོང [名] 肺结核(病)。

གློ་གཉིས་པ [名] 两侧；两面。

གློ་འདབ [名] 肺叶。

གློ་ཧག་པ [语] 1.肺战(胆战)。2.恐怖。3.战抖。[副] 忽然，突然。

གློ་ནད [名] 肺病。

གློ་ཕུག [名] 壁洞，在墙上或屋角的藏物处。

གློ་བ [名] 肺脏。

གློ་བ་དགའ [语] 心喜；欢喜；喜爱，极喜。

གློ་བའི་ཚ་ནད [名] 肺炎。

གློ་བུར 同 གློ་བུར་དུ [副] 忽然，突然。

གློ་བུར་གྱིས 同 ཀག་གིས。

གློ་བུར་ནད [名] 急症；暴症。

གློ་འབུར [形] 1.鼓起；突起；突出。2.升起。

གློ་སྦུད 同 གློ་སེར [名] 气喘，咳嗽。

གློག [名] 电。

གློག་སྐུད [名] 电线。

གློག་སྦྲེལ་གཟུགས་བརྙན་ཁང [名] 电视台。

གློག་སྦྲེལ་གཟུགས་བརྙན་འཕྲུལ་ཆས [名] 电视机。

གློག་ཁྲིད་པ [语] 导电。

གློག་འཁོར (名) 电车。

གློག་འཁྱུག་པ (语) 闪电。

གློག་གི་སྐད་པར (名) 电唱机。

གློག་གི་འབྱུང་ཁུངས (名) 电源。

གློག་གི་རིག་པ (名) 电学。

གློག་འགོག (名) 电阻。

གློག་འཁྱུ་བ (语) 电光闪闪，闪电；传电。

གློག་རྒྱུན (名) 电流。

གློག་སྒུལ་འཕྲུལ་འཁོར (名) 电动机；电机。

གློག་སྒུལ་བལ་འབྲེག་འཕྲུལ་འཁོར (名) 电动剪毛机。

གློག་སྒུལ་འབྲུ་ལེན་འཕྲུལ་འཁོར (名) 电动脱粒机。

གློག་སྒུལ་ཞིང་ཆུ་འདྲེན····གཏོང་ས་ཚིགས (名) 电动排灌站。

གློག་སྒུལ་འོ་བཞོ་འཕྲུལ་ཆས (名) 电动挤奶器。

གློག་སྒུལ་རླུང་གཡབ (名) 电扇。

གློག་སྒོ (名) 电钮(开关)。

གློག་སྒྲོན (名) 电灯。

གློག་ཆས་རྒྱ་ཆ (名) 电器材料。

གློག་བརྙན (名) 电影。

གློག་བརྙན་ཁང (名) 电影院。

གློག་བརྙན་འཁྲབ་གཞུང (名) 电影剧本。

གློག་བརྙན་སྟོན་འཁོར (名) 电影放映机。

གློག་དྲིལ (名) 电铃。

གློག་འདོན་པ (语) 发电。

གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར (名) 发电机。

གློག་འདོན་བཟོ་གྲྭ (名) 发电厂。

གློག་འདོན་ས་ཚིགས (名) 发电站。

གློག་རྡོ (名) 电石。

གློག་སྡོང (名) 电线杆。

གློག་ནུས (名) 电能。

གློག་གནོན (名) 电压。

གློག་པ 〔名〕疡；黄水疮；梅毒。

གློག་འཕྲིན 〔名〕电讯；电报；电文。

གློག་འཕྲིན་ཁང 〔名〕电台（发报）；电信局。

གློག་སྨན 〔名〕电池。

གློག་ཚད་འཁོར་ལོ 〔名〕电表。

གློག་ཞུ 同 གློག་སྒྲོན 〔名〕电灯。

གློག་ཞུའི་ལྕགས་སྐུད 〔名〕灯丝。

གློག་ཞུའི་ཤེལ་ཏོག 〔名〕电灯泡；灯泡。

གློག་འོད་འཁྱུག་འཁྱུག 〔语〕电光闪闪。

གློག་འོད་རབ་ཏུ་གསལ་བ 〔语〕灯火通明。

གློག་འོད་ཉམ་མེར་འཚེ་བ 〔语〕灯火辉煌。

གློག་གཡབ 〔名〕风扇；电扇。

གློག་རླབས 〔名〕电波。

གློག་ལམ 〔名〕电路。

གློག་ལས 〔名〕电工（工种）。

གློག་ཤུགས 〔名〕电力；电气。

གློག་ཤུགས་ཅན 〔名〕电气化。

གློག་ཤུགས་ཆུ་འཐེན་ས་ཚིགས 〔名〕电力抽水站。

གློང 同 དཀྲོལ。

གློང་བ 〔动〕过去式为 གློངས。1.搅动。2.搜集，盘查。

གློངས་པ 〔动〕为 གློང་བ 的过去式。

གློད་འགྲོལ 〔名〕释放，放松。

གློད་པ 同 ལྷོད་པ 〔动〕放松，轻松，缓和。

གློན་པ 〔动〕过去式为 གླན，命令式为 གློན。1.修补。2.回答，答复。3.报复。4.偿付。

གློན 〔动〕为 གླན 的命令式。

དགག་སྒྲ 〔名〕禁止词，否定词，即 མ་མི་མིན་མེད 等字。

དགག་པ 〔动〕为 འགོག་པ 的未来式。〔名〕批判。

དགག་པ་རྒྱག་པ 〔语〕批驳，批判。

དགག་བྱེ 同 དགག་དབྱེ。

དགག་བྱ 〔名〕所破（佛），所遮，所驳，所否定。

དགག་བྱེད 〔名〕1.能破(佛)，能驳。2.禁令。

དགག་དབྱེ 同 དགག་བྱེ 〔动〕开禁，开放。

དགག་ཚིག 〔名〕1.反对。2.禁令。3.反驳词。4.否定词。

དགག་ལན་རྒྱག་པ 〔语〕反驳。

དགག་ལན་སྤྲོད་པ 〔语〕反驳。

དགག་ལན་སློག་པ 〔语〕反驳。

དགང་བ 〔动〕为 འགེངས་པ 的未来式。

དགང་གཟར 亦作 བྱིའུ་གཟར 〔名〕杓，瓢(祭祀时所用)。

དགབ་པ 〔动〕为 འགེབས་པ 的未来式。

དགའ་སྐྱེལ 〔名〕欢送。

དགའ་འཁྱིལ 即 ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ 〔名〕1.喜旋。2.太极图。

དགའ་གུས 〔名〕敬爱，爱戴，敬佩。

དགའ་གྲོགས 同 དགའ་ས 〔名〕爱人，情人，爱友，夫妇。

དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད 〔形〕高高兴兴。

དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ 〔形〕高高兴兴。

དགའ་མགུ 〔形〕喜悦，高兴，乐意。

དགའ་མགུར་སྤྱོད་པ 〔名〕淫欲行。

དགའ་གཅེས 〔名〕爱护。

དགའ་སྟོན 〔名〕庆祝会，节日，喜筵，宴会。

དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ 〔语〕庆祝，祝贺。

དགའ་སྟོན་ཞུ་བ 〔动〕庆贺。

དགའ་དར 〔名〕哈达（喜庆时用）。

དགའ་བདེ 〔名〕或〔形〕平安，快乐，安乐。

དགའ་འདུན 〔名〕1.喜欲，喜欢的心情。2.友谊，友爱。

དགའ་ལྡན 〔名〕1.具喜。2.兜率天（欲界六天之一）。3.噶丹寺（在拉萨东北，为宗喀巴所建）。

དགའ་ལྡན་དགོན་པ 简称为 དགའ་ལྡན 〔名〕噶丹寺。

དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང 〔名〕拉萨三大寺之一噶丹寺的全名。

དགའ་ལྡན་ཡང་རྩེ 〔名〕布达拉宫中的一个殿。

དགའ་སྣང 〔名〕喜相（心中出现欢喜相）。

དགའ་སྤྱོད 〔名〕1.喜行。2.愉快。3.款待。

དགའ་སྤྲོ 〔名〕喜悦，欢喜，高兴。

དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བ 〔语〕欢喜热烈；非常欢喜，欢腾。

དགའ་སྤྲོ་མཉམ་གཏོང 〔语〕联欢。

དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད 〔语〕欢喜热烈；无限喜悦。

དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད 〔语〕热烈，无限喜悦。

དགའ་བ 〔名〕欢喜；愉快；喜乐。〔动〕喜悦；爱。

དགའ་འབོད 〔名〕欢呼；喝采。

དགའ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ 〔名〕联欢会。

དགའ་མ 〔名〕1.妻子；爱人。2.女友。

དགའ་མོ 〔名〕爱人。〔形〕爱的；好的。

དགའ་སྨོན 〔名〕欣羡。

དགའ་ཚལ 〔名〕乐园；欢喜园；快活林。

དགའ་ཚོར 〔名〕快乐；乐趣；欢乐。

དགའ་འཛུམ 〔名〕笑容；笑脸；微笑；笑眯眯。

དགའ་འཛོམ 〔名〕欢聚。

དགའ་ཞིང་གུས་པ 〔语〕敬爱。

དགའ་ཞེན 〔名〕亲热；恩爱；热爱。

དགའ་འོས་པ 〔语〕可喜。

དགའ་ཡལ་ཡལ་བ 〔形〕欢喜，踊跃；喜气洋洋。

དགའ་གཡིང་ངེ་བ 〔形〕欢喜，踊跃；欢欢乐乐。

དགའ་རོགས 〔名〕恋人，对象，伴侣。

དགའ་ས 同 དགའ་གྲོགས。

དགའ་སེམས 〔名〕热情，欢心。

དགའ་བསུ 〔名〕欢迎，迎接。

དགའ་ལྷང་ལྷང 〔形〕乐滋滋，沾沾自喜。

དགར་བ 〔动〕1.分开，隔离。2.禁止。

དགལ་བ 〔动〕为 འགེལ་བ 的未来式。

དགས་པ 〔动〕为 འགེས་པ 的未来式。

དགུ 〔数〕九。〔形〕多数，许多，一切。

དགུ་ཐོག 〔名〕九层，九重。

དགུ་འཛིན་པ 同 དགུ་ཟུགས 〔名〕数九，交九。

དགུ་པ 〔数〕第九。

དགུ་བ 〔名〕俯身，弯腰。〔动〕弯曲，使弯。

དགུ་ཚིགས 〔名〕天河，银河，星河。

དགུ་ཚིགས་ཀྱི་མ་ལག 〔名〕银河系。

དགུ་ཟུགས 同 དགུ་འཛིན་པ。

དགུག་པ 〔动〕为 འགུགས་པ 的未来式。

དགུང 〔名〕1.中部。2.崇高。3.巍峨。4.深奥。5.天空。

དགུང་མཁའ 同 ནམ་མཁའ 〔名〕天空。

དགུང་སྔོན 〔名〕苍天，苍穹，青天，碧空，蓝天。

དགུང་ཆར 同 ཆར་པ 〔名〕雨。

དགུང་སྐྱིད 〔名〕年龄，岁数，年庚。

དགུང་ཐིག 〔名〕子午线。

དགུང་ཐུན 〔名〕中夜（一夜分为初夜、中夜、后夜三分中的中分）。

དགུང་མཐོངས 〔名〕碧空，

蓝天。

དགུང་དུ་གཤེགས་པ 〔语〕死；逝世。

དགུང་འདེགས 〔名〕抬高；高举。

དགུང་གནམ 〔名〕天空；虚空。

དགུང་མོ 〔名〕1.夜间。2.中央；中心。

དགུང་ཚིགས 〔名〕午餐；午饭。

དགུང་ཟླ 〔名〕月；生月(敬)。

དགུང་ལོ 〔名〕1.年；年龄；贵庚；高寿（敬）。2.生年(敬)。

དགུན 同 དགུན་ཁ 〔名〕冬；冬季。

དགུན་དཀྱིལ 〔名〕隆冬。

དགུན་གྲོ 〔名〕冬小麦。

དགུན་ཆུ་འདྲེན་པ 〔语〕冬灌。

དགུན་ཉལ 〔名〕冬眠；入蛰。

དགུན་ཉི་ལྡོག 〔名〕冬至(二十四节气之一)。

དགུན་སྟོད 〔名〕1.初冬；孟冬。2.觜宿月和鬼宿月（阴历十月）。

དགུན་ཐ་མ 〔名〕季冬(阴历十二月)。

དགུན་དལ 〔名〕冬闲。

དགུན་དུས 同 དགུན་ཚིགས。

དགུན་དུས་ཤིང 〔名〕小甜草(药)。

དགུན་གནང 〔名〕寒假。

དགུན་འབྲིང 〔名〕仲冬（阴历十一月)。

དགུན་འབྲུམ 〔名〕葡萄。

དགུན་རྨོས 〔名〕冬耕。

དགུན་སྨད 〔名〕冬末。

དགུན་ཚིགས 同 དགུན་དུས 〔名〕立冬（二十四节气之一）；冬季；冬令。

དགུན་ཟླ 〔名〕冬月(指阴历的十、十一、十二三个月)；冬季各月份。

དགུན་ར་བ 〔名〕初冬，孟冬(指阴历十月)。

དགུན་ས 〔名〕1.冬季住处。2.牧民住的冬窝子。

དགུར 〔形〕弯曲的，屈曲，伛偻。

དགུར་པོ 〔名〕1.弯曲的东西。2.驼背。

དགུས་ཉིན 〔名〕大大后天。

དགུས་ཉིང 〔名〕大前年。

དགེ་སྐྱོན 〔名〕1.小过，微疵。2.毛病，缺点。

དགེ་སྐྱོན་གསལ་འབྱེད 〔语〕鉴定(对人)。

དགེ་བསྐོས 〔名〕铁棒喇嘛(执行佛教教规的)。

དགེ་རྒན 〔名〕1.师长，教师。2.师傅。

དགེ་རྒྱས 〔名〕革吉(西藏阿里地区的一个县)。

དགེ་ཆུ 〔名〕圣水，净水，吉祥水。

དགེ་བསྙེན 〔名〕1.居士；近事(未出家而笃信佛教的男子)。2.(梵)优婆塞。

དགེ་བསྙེན་མ 〔名〕1.女居士；近事女(未出家而笃信佛教的女人)。2.(梵)优婆夷。

དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ 〔名〕师范学校。

དགེ་འདུན 〔名〕僧，僧伽，僧众；僧团。

དགེ་ལྡན་པ 〔名〕1.格登巴，即 དགེ་ལུགས་པ 为西藏一教派名。2.宗喀巴的信徒。

དགེ་སྦྱོར 〔名〕宗教活动，善行。

དགེ་ཕྲུག 〔名〕1.僧徒，弟子。2.学徒，学童。

དགེ་བ 〔名〕善，吉利，幸福；舒服，舒适；快乐。〔形〕善的，快乐的；慈悲的。

དགེ་སྦྱོང 〔名〕沙门，修行者(指一切弃绝世欲的佛教徒)。

དགེ་མཚན 〔名〕1.吉祥，善兆。2.希有；奇事。3.优越；好处。

དགེ་མཚན་ལྡན་པ 〔语〕合理，利益，积极。

དགེ་ལས 〔名〕善行，善事，善业(佛)；好行为。

དགེ་ལུགས 〔名〕善好；

虔诚；祥瑞；吉祥；吉利；喜庆。

དགེ་ལུགས་པ 亦称 དགེ····ལྡན་པ 〔名〕1.为西藏一教派名。2.宗喀巴派的信徒。

དགེ་ཤིས 为 དགེ་བ་དང····བཀྲ་ཤིས 的缩写〔名〕善祥；善与吉祥。

དགེ་བཤེས 〔名〕高僧；善友；善知识；长于佛学的僧人；格西(寺院中的佛教学位)。

དགེ་སློང 〔名〕比丘（佛教指出家苦行的男子）。

དགེ་སློབ 〔名〕师徒；师生。

དགོ་དགོ 〔名〕马勃（夏季所生的一种菌，形似蘑菇）。

དགོ་བ 或 རྒོ་བ 〔名〕黄羊。

དགོག〔动〕为 འགོག་པ 的未来式。

དགོག་པ 〔动〕掘起，拔起。

དགོང 或 དགོང་མོ 亦作 དགོངས་ཀ〔名〕1.黄昏；晚上。2.天空。

དགོང་མཐའ 〔名〕夜晚，后半夜。

དགོང་བ 〔动〕(古)轻侮；轻蔑。

དགོང་མོ 或 དགོངས་མོ 参看 དགོང〔名〕黄昏；晚上。

དགོངས་ཀ 〔名〕1.夜间；晚上。2.天空。3.迟。

དགོངས་འགྲེལ 〔名〕注解，注释；浅释；浅说。

དགོངས་འཆར 〔名〕意见，见解；高见。

དགོངས་དག 〔名〕对不起；抱歉，请原谅，开恩。

དགོངས་དག་ཞུ་བ 〔语〕赔礼；道歉。

དགོངས་ཡངས 〔名〕宽恕；谅解。

དགོངས་དོན 〔名〕意义；精神。

དགོངས་པ 〔名〕1.为 བསམ་པ 的敬语。思想，观念。2.意见；意思；意向。3.精神；意图(敬)。

དགོངས་པ་བསྐྱལ 〔语〕1.开许；批准；准假。2.开恩。

དགོངས་པ་མ་ཚིམས 〔语〕对不起；请原谅；别生气。

དགོངས་པ་ཚིམས 〔语〕1.忿怒。2.不原谅，见怪；生气。

དགོངས་པ་ཞུ 或 **དགོངས་ཞུ** 〔语〕1.告辞；请假。2.请求许可；请准许。

དགོངས་རྫོགས 〔名〕寿终；命终（敬）；终结。

དགོངས་གཞི 〔名〕意旨；意图；思想。

དགོངས་སེལ 〔名〕赔理道歉；讨饶。

དགོད 〔动〕为 འགོད་པ 的未来式。

དགོད་པ 〔动〕未来式和过去式为 བགད，命令式为 དགོད。笑；笑话，嘲笑。

དགོད་བྲོ་བ 〔形〕可笑；冷笑。

དགོན་དུར 〔名〕1.旷野，荒野；无水的荒凉地。2.沙漠；瀚海。

དགོན་དུར་ཅན 同 དགོན་དུར 〔名〕不毛之地。

དགོན་པ 或 **དགོན** 〔名〕1.旷野；荒芜处；僻静处；寂静。2.寺院。3.庵舍。

དགོན་པ་ཆེན་པོ་གསུམ 也称 གདན་ས་གསུམ 〔名〕三大寺（指噶丹、色拉、哲蚌三大寺）。

དགོན་གཞི 〔名〕寺院的地基。

དགོན་ཤུལ 〔名〕1.官秀(青海省泽库县的一个地名)。2.寺院遗址。

དགོས་ཆ 〔名〕1.必需品；用品。2.所需，需要，有用。

དགོས་པ 〔名〕需要；必需。〔动〕要；需要；应当。〔形〕1.必需的；应当的；有用的。2.希求的。

དགྱེ་དགུ་བ 〔语〕俯仰；屈伸。

དགྱེ་དགྱེ 〔形〕1.向上仰起，向后仰。2.使直，折直。

དགྱེ་བ 〔动〕未来式为 དགྱེ，

过去式为 བཀྱེས，命令式为 ཁྱེ。 1.派遣。2.涂抹。3.仰面。

དགྱེ་བོ 〔名〕仰起的；挺起的。

དགྱེད 〔动〕仰；向上仰起。

དགྱེར་བ 〔动〕唱，引吭，吟咏，如：གླུ་དགྱེར་བ 唱歌。

དགྱེལ་བ 〔动〕1.倾斜。2.跌倒；滑倒。3.推倒。

དགྱེས་དགྱེས་པ 同 དགྱེས་པ 〔形〕欢喜；喜悦；高兴（敬）。

དགྱེས་པ 同 དགའ་བ。

དགྱེས་ཞལ 〔名〕笑容，喜悦的面貌（敬）。

དགྲ 同 དགྲ་བོ 〔名〕敌人，仇敌，冤家，冤敌，对头。

དགྲ་འགོག 〔动〕抗敌，抵抗。

དགྲ་བཅོམ་པ 〔名〕1.破敌者；克敌者。2.阿罗汉（佛）。

དགྲ་ཆས 同 དགྲ་ཆ 〔名〕战具；兵器；刀枪；武器，军械；军事装备。

དགྲ་ཇག 〔名〕敌寇。

དགྲ་འདུལ 〔语〕降伏怨敌；征服敌人。

དགྲ་ནག 〔名〕死敌；死对头；仇敌。

དགྲ་ཕྱོགས 〔名〕敌方。

དགྲ་བོ 同 དགྲ。

དགྲ་བོའི་གསང་སྤྱལ 〔语〕敌探。

དགྲ་དམག 〔名〕敌军。

དགྲ་དམག་དང་རྫུས་དམག 〔语〕敌伪军。

དགྲ་ཟིན 〔名〕敌人；冤家。〔动〕结了冤仇；为敌。

དགྲ་ཟོན 〔语〕防敌；警惕敌人。

དགྲ་ཟླ 〔名〕敌人；仇敌；冤家；敌手。

དགྲ་ཟླར་འཛིན་པ 〔语〕敌对。

དགྲ་ཟླར་ལངས་པ 〔语〕敌对。

དགྲ་ཡ 同 དགྲ་བོ 或 དགྲ་ཟླ。

དགྲ་ཤ་ལེན་པ 〔动〕报仇；复仇。

དགྲ་ལྷ 〔名〕战神，保护神。

དགྲད་པ 〔动〕张大，松开，张开，睁开。

དགྲན་ཟླ 〔名〕匹敌，对手。

དགྲམ 〔动〕1.设置，布置，安排。2.摆开，撒开，散开。

དགྲར་ལྟ་བ 〔语〕敌视，仇视。

དགྲར་འཛིན 〔语〕敌视，仇视，敌对。

དགྲོང་བ 〔动〕为 འགྲོངས་པ 的未来式。

དགྲོལ་བ 〔动〕为 འགྲོལ་བ 的未来式。

བགགས་པ 〔动〕为 འགེགས་པ 的过去式。

བགད་པ 〔动〕为 དགོད་པ 的未来式和过去式。

བགམ་པ 〔动〕未来式为 བགམ，过去式为 བགམས，命令式为 བགོམས。1.试验，试探，考验。2.吞食，舔。

བགམས 〔动〕为 བགམ་པ 的过去式。

བགེགས 〔名〕阻碍，障碍，妨害。

བགེགས་ཆེན 〔名〕祸水，祸根。

བགེགས་སྐྱོན 〔名〕灾害，灾患。

བགེགས་འགོག 〔名〕抗灾。

བགེགས་འཇུབ 〔名〕障碍，严重阻碍。

བགོ 〔动〕为 བགོད་པ 的命令式。

བགོ་སྐལ 〔名〕股份，定额分配。

བགོ་རྟགས 〔名〕除号（÷）。

བགོ་བ 〔动〕为 བགོད་པ 的未来式。

བགོ་བྱ 〔名〕1.应得的，所得的，股份。2.所分，被分的。

བགོ་བྱེད་གྲངས་ཀ 〔名〕除数，商。

བགོ་རྩིས 〔名〕除法。

བགོ་བཤའ 同 བགོ་སྐལ 〔名〕分配，划分，瓜分。

བགོ་བཤའ་རྒྱག་པ 〔动〕分配。

བགོད་པ 〔动〕未来式为 བགོ，过去式为 བགོས，命令式为 བགོ。分，分配。

བགོམ་པ 〔动〕为 འགོམ་པ 的未来式。

བགོམས 〔动〕1.为 བགམ་པ 的命令式。2.为 འགོམ་པ 的过去式和命令式。

བགོར 〔动〕为 འགོར་བ 的未来式、过去式和命令式。

བགོས་པ 〔动〕为 བགོད་པ 的过去式。

བགོས་ཚོང 〔名〕配售。

བགྱངས་པ 参看 རྒྱོང་བ〔动〕伸长，展布。

བགྱི་བ 〔动〕为 བགྱིད་པ 的未来式。

བགྱིད་པ 〔动〕未来式为 བགྱི，过去式为 བགྱིས，命令式为 གྱིས。作；做；为；造；制造。

བགྱིས་པ 〔动〕为 བགྱིད་པ 的过去式。

བགྱེས 〔动〕为 འགྱེད་པ 的过去式。

བགྲང་བ 〔动〕计算；计数；数。

བགྲང་ཡལ 同 བགྲང་ཡས 〔数〕无数，不可计数。

བགྲད་པ 同 གདངས 〔动〕张开，睁开。

བགྲམ་པ 〔动〕分开，散布。

བགྲིལ་བ 参看 འགྲིལ་བ〔动〕1.滚下；滚转；落下。2.卷；束；缠。

བགྲུ 〔动〕为 བགྲུད་པ 的未来式。

བགྲུང་བ 〔动〕过去式为 བགྲུངས。滤净，澄清。

བགྲུངས 〔动〕为 བགྲུང་བ 的过去式。

བགྲུད་པ 〔动〕未来式为 བགྲུ，过去式为 བགྲུས。1.去糠，去壳。2.剥，脱落。

བགྲུས 〔动〕为 བགྲུད་པ 的过去式。

བགྲེ 〔动〕过去式为 བགྲེས。衰老，衰退，年龄增长。

བགྲེས 〔动〕为 བགྲེ 的过去式。

བགྲེས་པོ 〔名〕老者，长者，

年迈者(敬)。

བགྲེས་མོ 〔名〕老妇，老媪(敬)。

བགྲོ་གླེང 〔名〕商议，商谈，辩论，讨论，会议。

བགྲོ་བ 〔动〕过去式为 བགྲོས。商议，商谈，辩论，讨论。

བགྲང་བ 〔动〕未来式为 བགྲང，过去式为 བགྲངས，命令式为 གྲོངས。计算，计数。

བགྲོད་པ 〔动〕1.行走，进行，越过。2.行程。

བགྲོད་ལམ 〔名〕道路，路。

བགྲོས 〔动〕为 བགྲོ་བ 的过去式。〔名〕会议，磋商。

མགར 〔动〕炼，打，制造(指五金的锤打、煅炼和制造)。

མགར་ཁང 或 མགར་ར 〔名〕铁匠铺，五金制造车间。

མགར་ནག 同 ལྕགས་མགར 〔名〕铁匠，五金工人。

མགར་སྤྱད 〔名〕1.制造金属器物的工具。2.金属原料。

མགར་བ 〔名〕铁匠，金属匠人的通称，如：དངུལ་མགར 银匠。

མགལ་དུམ 〔名〕劈开或半烧的大块木头。

མགལ་པ 〔名〕未烧透的木炭。

མགལ་བ 〔名〕牙床，如：ཡ་མགལ་མ་མགལ 上下牙床。

མགལ་མེ་བསྐོར་བ 〔语〕旋转燃着的木柴。

མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ 〔名〕火轮，指用火炬旋绕而成的轮形。

མགུ་སྤྲོ 〔名〕或〔形〕心中欢喜；恭敬侍奉。

མགུ་བ 〔动〕1.愉快，满足。2.使喜悦，使满足。3.恭敬侍奉。

མགུར 〔名〕1.颈，咽喉。2.歌曲。3.旋律，调子。

མགུལ 〔名〕颈，咽喉(敬)。

མགུལ་གླུ 〔名〕歌曲(敬)。

མགུལ་འགགས 〔名〕1.喉咙阻碍(或食噎塞)。2.嗓子喑哑。

མགུལ་རྒྱན 〔名〕项饰（如项链、项圈）。

མགུལ་ཆམ 〔名〕伤风，感冒（敬）。

མགུལ་ཆིངས 〔名〕围脖，围巾（敬）。

མགུལ་དར 〔名〕丝巾，纱巾（以示荣誉）。

མགུལ་གདུབ 〔名〕项圈，项饰（敬）。

མགུལ་ནད 〔名〕喉咙病。

མགོ 〔名〕1.头，首。2.顶，巅，端。3.首要，首先，主要部分。4.起首，开始。

མགོ་རྐེང 〔名〕头癣（病）。

མགོ་སྐོར་བ 〔语〕蒙骗，欺诈，诓骗，愚弄。

མགོ་སྐྱ 〔名〕白首，斑白头（指老妇或老翁）。

མགོ་སྐྱོང 或 མགོ་འདྲེན 〔名〕1.保护者。2.引导者。3.恩人。

མགོ་སྐྱབ 同 རྨོག 〔名〕盔。

མགོ་ཁྲ 〔名〕癞头，癞痢头。

མགོ་འཁོར་བ 〔语〕人迷，头晕，迷惑。

མགོ་སྒུར་བ 〔语〕屈服，屈膝，投诚，低头，俯首，投降。

མགོ་བསྒྲིམས་པ 〔语〕1.相等。2.可相比，对照，对比。

མགོ་ལྡུག་ལྡུག 同 མགོ་ལྡེམ་ལྡེམ 〔语〕点头。

མགོ་མཇུག་ལོག་པ 同 མགོ་གཞུག་ལོག་པ 〔语〕首尾颠倒，本末倒置。

མགོ་མཇུག་སློག་པ 〔语〕推翻，颠倒。

མགོ་ཏྲུག 〔形〕紊乱，纷乱，烦扰，忙乱。

མགོ་གཉིས་མ 〔名〕两面派。

མགོ་རྙོག 〔形〕纷乱，烦扰，混乱。

མགོ་རྙོག་ཆེད་བཟོ 〔语〕故弄玄虚。

མགོ་སྙོམས་པ 〔形〕均衡。

མགོ་བཏགས 〔名〕投降，投诚。

མགོ་ཏིང་ལོག་པ 〔语〕栽跟头；翻筋斗。

མགོ་ཏིང་སློག་པ 〔语〕颠复；推翻。

མགོ་སྟོང 〔名〕不务正业者。

མགོ་ཐུག་པ 〔名〕相抵；相符；相逢；碰头(见面)。

མགོ་ཐོན་པ 〔动〕出头；能自立；自主；独立。〔名〕出类拔萃者；先进人物。

མགོ་འཐོམ་པ 〔语〕迷惑；困惑；糊涂。

མགོ་འདོགས་པ 〔语〕投降；投靠；投奔。

མགོ་འདྲེན 亦作 འགོ་འདྲེན 〔名〕1.引头；带头；领头。2.领袖；首长；领导。

མགོ་རྡོ 参看 མགོ་རིལ་མོ。

མགོ་ཀྱེམ་ཀྱེམ 同 མགོ་ཟློག་ཟློག。

མགོ་ཟློག་པ 〔语〕回头；使回转；颠倒。

མགོ་ན་བ 〔语〕头疼；头痛。

མགོ་གནོན 〔名〕压制。

མགོ་སྤྱི 〔名〕头顶。

མགོ་བོ 〔名〕头；头部。

མགོ་བོ་བཀྱག་པ 〔语〕抬头。

མགོ་རིལ་མོ 亦作 མགོ་རྡོ 〔名〕秃头；光头。

མགོ་སྤུག 〔名〕已宰的牛羊头和肉腔。

མགོ་སྤལ 〔名〕宰后连头的整个羊腔。

མགོ་མི་སྒུར་བ 〔语〕倔强；不屈服；不低头。

མགོ་རྨོངས་པ 〔形〕糊涂；不清醒。

མགོ་བཙུགས་པ 〔语〕起头；已开始。

མགོ་འཛིན 〔名〕1.首长；领导。2.负责者；主持人；工头。

མགོ་འཛུགས 〔动〕过去式为 མགོ་བཙུགས。起头；开始。

མགོ་གཞུག 同 མགོ་མཇུག。

མགོ་ཟླ་བ 〔名〕年初的月份；孟冬；藏历十一月。

མགོ་ཟླུམ 或 མགོ་རེག 〔名〕1.秃头。2.僧侣的异名。

མགོ་གཡིགས་པ 〔语〕披头散发；头发散乱。

མགོ་གཡོག་པ 同 བསླུས་པ 或 མགོ་སྐོར 〔动〕欺骗；愚弄；捉弄。

མགོ་རུས 〔名〕天灵盖；头骨。

མགོ་རེག 同 མགོ་བྲེགས 或 མགོ་ཟླུམ 〔名〕1.剃度(僧侣)。2.剃光的头。

མགོ་ཡིང 同 མགོ་སྡོང་ཅན 〔名〕1.头摇动者。2.树木的枝干。

མགོ་ལོག 〔名〕果洛(青海省的一个藏族自治州名)。

མགོ་སེ 〔形〕斑白；花白(指发)。

མགོན་སྐྱབས 〔名〕救星；保护者；援救。

མགོན་པོ 〔名〕救主(佛)；救星；保护者；恩人。

མགོན་མེད 〔语〕1.无归依之处。2.孤独。3.无依无靠。

མགོཐུ་ཚུད 〔名〕1.藏文行书的一种。2.小头或无头的。

མགྱོགས་འཁོར 〔名〕快车。

མགྱོགས་གཏམ 〔名〕快板。

མགྱོགས་པ 〔形〕快；迅速。

མགྱོགས་མྱུར 〔形〕迅速；迅捷；快速。

མགྱོགས་ལམ 〔名〕捷径；捷路；近路。

མགྲིན་དཀར 〔名〕1.水鸭(白颈的)。2.白颈。

མགྲིན་གཅིག 〔语〕同声，一气；一致。

མགྲིན་ནད 〔名〕白喉(病)。

མགྲིན་པ 〔名〕1.颈。2.喉咙。

མགྲོན་ཁང 〔名〕1.客舍。2.客厅；旅店；宾馆；招待所。

མགྲོན་བསྡུད་ཁང 〔名〕传达室。

མགྲོན་གཉེར 〔名〕1.知客；知宾。2.接待员。

མགྲོན་ཐུག་ཁང 〔名〕会客厅；会客室。

མགྲོན་བྱང 〔名〕请帖，请柬，邀请书。

མགྲོན་པོ 〔名〕宾客，客人，旅客。

འགག 〔名〕阻碍；阻塞；险隘，要道，关口。

འགག་སྒོ 〔名〕难关，关卡，要险。

འགག་མདོ 〔名〕关键，枢纽；关口；峡口。

འགག་པ 〔名〕1.停止；禁止。2.阻塞，关隘。

འགག་འཕྲང 〔名〕隘路；狭路。

འགག་རྩ 〔名〕关键，关头；关口；要害。

འགངས 〔形〕重要，要害；贵重。

འགངས་ཆུང 〔形〕1.用处小。2.不重要。3.能力小。

འགངས་ཆེ 或 འགངས་ཆེན 〔形〕重要，重大，贵重。

འགན 〔名〕责任，职责。

འགན་བསྐུར་བ 〔语〕使负责，责成。

འགན་འཁྲི 〔名〕责任；负责，担保，保证。〔语〕负担，负起责。

འགན་རྒྱ 同 གན་རྒྱ。

འགན་ཆེ་བ 〔名〕重任；重担，责任重大。

འགན་ཞིག་པ 〔语〕1.担任职责。2.负起责任，保证。

འགན་ནུས 〔名〕职能。

འགན་དབང 〔名〕职权。

འགན་སྒྱུར 亦作 འགན……གཟར 〔名〕(汉) 坎肩；背心。

འགན་འཛིན 亦作 གན་རྒྱ 或 གན་འཛིན 同 འགན་རྒྱ 〔名〕契约；合同，保票。

འགན་གཟར 参看 འགན……སྒྱུར。

འགན་ལེན 〔名〕保障，保证；担负，负责。

འགན་སྡོད 〔名〕保障，保证。

འགབ 〔名〕下面；下部；尽头；末尾。

འགབ་པ 〔动〕复盖；隐匿；隐藏。

འགམ་པ 〔动〕未来式为 འགམ，过去式为 འགམས，命令式为 འགོམས。往嘴里丢干糌粑(干吃)。

འགམས 〔动〕为 འགམ་པ 的过去式。

འགའ་ཞིག 同 འགའ་རེ 〔代〕有些；一些；某些；少许。

འགལ་རྐྱེན 〔名〕违缘；阻力；不利条件；困难条件；消极因素。

འགལ་ཉམས 〔名〕1.相反的态度。2.抗拒；反对。

འགལ་མཐུན 〔名〕折衷。

འགལ་བ 〔名〕1.相违；矛盾；违背。2.错误。

འགལ་ཟླ 〔名〕1.仇敌；敌人。2.敌对；对立。

འགལ་ཟླའི་གཅིག་འདུ 〔名〕对立统一。

འགལ་ཟླའི་གཅིག་འདུའི····ཆོས་ཉིད 〔名〕对立统一规律。

འགལ་ཟླའི་འཐབ་རྩོད 〔名〕对立斗争。

འགལ་ཟླའི་གནས 〔名〕对立地位。

འགལ་ཟླའི་ཕྱོགས 〔名〕对立面。

འགས་པ 〔动〕未来式为 དགས，过去式为 བགས 或 གས，命令式为 ཁོས。破裂；劈开；裂开；爆炸开。

འགུག་སྒྲིག 〔名〕调配。

འགུག་འདྲེན 〔名〕调运。

འགུག་སྡུད 〔名〕招募。

འགུགས་པ 〔动〕未来式为 དགུག，过去式为 བཀུག，命令式为 ཁུག。召请；召集；召回；拉回。

འགུད་པ 同 གུད་པ 或 རྒུད་

པ 〔形〕衰颓；衰败；脆弱；没落；损失；困难。

འགུམ་པ 〔动〕死亡。

འགུལ་སྐྱོད 〔名〕动弹，行动；活动；运动(事物)。

འགུལ་སྟངས 〔名〕动作；动态。

འགུལ་བ 〔动〕动摇，震动；移动；变动。

འགུལ་ཚད 〔名〕频率；振动的次数。

འགུལ་སླ་བ 〔形〕活动(不固定)，易动的。

འགེངས་པ 〔动〕未来式为དགང，过去式为བཀང，命令式为ཁོངས。充满；装满；填满。

འགེབས་པ 〔动〕未来式为དགབ，过去式为བཀབ，命令式为ཁོབ。1.遮盖；遮蔽；复蔽。2.隐藏，隐匿。

འགེམ 〔动〕过去式为འགེམས。1.弄碎，粉碎。2.啮。3.为འགུམ་པ的另一形式。杀；毁灭。

འགེམས་པ 〔动〕为འགེམ的过去式。

འགེལ་ཁལ 〔名〕驮畜，专驮行装或货物的牲畜。

འགེལ་བ 〔动〕未来式为དགལ，过去式为བཀལ，命令式为ཁོལ。1.载，装载。2.课税。3.付托。4.悬挂，吊上。

འགེས་པ 〔动〕未来式为དགས，过去式为བཀས，命令式为ཁོས。劈开，分开。

འགོ 〔名〕1.起首，开头。2.源头，最初。3.第一。

འགོ་ཁྲིད 〔名〕领导，首长。

འགོ་ཁྲིད་པ 〔名〕领导人。

འགོ་ཆུ 〔名〕羊水(孕妇羊膜中的液体)。

འགོ་བརྗོད 〔名〕前言。

འགོ་འདོམས 〔名〕监督。

འགོ་འདྲེན 〔名〕1.带头；带头者。2.起首。3.领导。

འགོ་ནད 〔名〕传染病。

འགོ་སྣམ 〔名〕1.宽布。2.毛毯；毛呢。

འགོ་པ 或 འགོ་བ 〔名〕1.首领；酋长；头人。2.村长。

འགོ་ལེར 同 གོ་ཆོད་པ 〔形〕有用；顶事；中用；有效；灵验。

འགོ་བ 〔动〕过去式为 གོས 或 འགོས。1.传染。2.染色；涂抹。3.沾污；玷污。

འགོ་མ 同 འགོ 〔名〕1.起首；开始；最初。2.带头的人。

འགོ་གཙོ 〔名〕头子；主持人；首领。

འགོ་བཙུགས 〔动〕1.开始；动手；着手。2.成立。

འགོ་རྩོམ 同 འགོ་འཛུགས 〔动〕起首；开始；着手。

འགོ་རྩོམ་མཁན 〔名〕创始人。

འགོ་རྩོམ་པ 〔动〕创始；开创。

འགོ་ཚུགས 〔动〕开始；开端。

འགོ་འཛིན 〔名〕起头；带头；领导；头子。

འགོ་འཛིན་བྱེད་པ 〔语〕主持。

འགོ་འཛུགས 同 མགོ་འཛུད。

འགོ་འཛུགས་མཁན 〔名〕创始人。

འགོག་སྐྱོང 〔名〕防护。

འགོག་རྒོལ 〔名〕抵抗；反抗；抗击；阻击。

འགོག་རྒོལ་རང་བཞིན 〔名〕反抗性。

འགོག་བཅོས 〔名〕防治；预治。

འགོག་རྡུང 〔名〕阻击；抗击。

འགོག་པ 〔动〕未来式为 དགོག，过去式为 བཀོག，命令式为 ཁོག。挖；抠；剥；撕。又：未来式为 དགག，过去式为 བཀག，命令式为 ཁོག。1.禁止；阻挡；遏止；防止；抵抗。2.堵塞。3.灭；入灭(佛)。

འགོག་ཤུགས 〔名〕抵抗力，阻力。

འགོག་བཏོལ 〔名〕阻挠。

འགོག་སྲུང 〔名〕固守；防御。

འགོང 〔动〕未来式为 འགོང，过去式为 འགོངས。胜过，超过，超越。

འགོངས 〔动〕为 འགོང 的过去式。

འགོངས་ནུས 〔语〕能胜过。

འགོངས་མི་རུང 〔语〕不可越过，不能胜。

འགོད་པ 〔动〕未来式为 དགོད，过去式为 བཀོད，命令式为 འཁོད 或 ཁོད。1.计划，图谋。2.建设，建筑，创立，制造。3.登载；记载。4.放置；安置，排列。

འགོམ་པ 〔动〕未来式为 བགོམ，过去式和命令式为 བགོམས。1.践踏，跨步，迈进。2.薰习（佛）。

འགོམས 〔动〕为 འགམ་པ 的命令式。

འགོར་འགྱང 〔名〕拖拉，拖延；耽误。

འགོར་བ 〔动〕未来、过去、命令式均为 བགོར。迟误，延迟；逗留；耽搁。

འགོར་གཞི 〔名〕迟延的原由。

འགོལ་བ 〔动〕过去式为 གོལ。1.分开；分离。2.迷途；走错。

འགོལ་ས 〔名〕1.岔口，岔路。2.错误处。3.僻静处。

འགོས་པ 〔动〕为 འགོ་པ 的过去式。

འགྱག 〔名〕斛（容十升的旧量器名）。

འགྱང་བ 〔动〕过去式为 འགྱངས。1.迟延，延期；耽搁。2.遥远；远。

འགྱང་འཐེན 〔名〕推迟，延长；延迟。

འགྱངས 〔动〕为 འགྱང་པ 的过去式。

འགྱིག 亦作 གྱིག 〔名〕橡

皮；橡胶。

འགྱིག་འཁོར 〔名〕轮胎；胶轮。

འགྱིག་སྦྱར་ཤིང་ལེབ 〔名〕胶合板。

འགྱིག་རས 〔名〕胶布。

འགྱིག་ཤིང 〔名〕橡胶树；橡树。

འགྱིག་ལྷམ 〔名〕胶鞋。

འགྱིང་བ 〔动〕过去式为 འགྱིངས。骄傲，自大；矜持；昂然；傲视；轻视别人。

འགྱིང་བག 〔名〕1. 体态，态度，姿态；状态。2.尊严的状态。

འགྱིང་བག་ཅན 同 གྱིང་''' བག་ཅན。

འགྱིངས་པ 〔动〕为 འགྱིང་བ 的过去式。

འགྱུ་བ 〔动〕过去式为 འགྱུས。闪动（如电、意念），疾驰；颤动。

འགྱུ་སི་བ 〔形〕动态宛然。

འགྱུར་སྤྲུལ་དངོས་རྫས 〔名〕催化剂。

འགྱུར་ཁུགས 〔名〕变换法，转换（指抑、扬、顿、挫）。

འགྱུར་རྡོ 〔名〕化石。

འགྱུར་ལྡོག 〔名〕变，变化，变动，改变。

འགྱུར་བ 〔名〕改变，更迭，变迁；改革。〔动〕过去式和命令式为 གྱུར。变化，变动，转变，变成。

འགྱུར་བག་མཁན 〔名〕容貌形态善于变换者（如演员、魔术师等）。

འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཆུ 〔名〕一种作化合用的水。

འགྱུར་མེད 〔形〕坚定，不变，静止；死板，机械。

འགྱུར་རེས 〔名〕转化。

འགྱུས་པ 〔动〕为 འགྱུ་བ 的过去式。

འགྱེ་བ 〔动〕过去式及命令式为 གྱེས。1.辐射；放射。2.分散；分开。3.散布；传播。

འབྱེད 〔名〕施舍；给。

འབྱེད་པ 〔动〕未来式为 དབྱེ，过去式为 ཕྱེས。1.分开，分散；发出；遣出。2.争吵；争斗。3.放光。

འབྱེར་བ 〔动〕1.落下，掉下。2.抛弃，舍弃。

འབྱེལ་བ 〔动〕倒下，跌倒，倾倒，歪倒。

འགྱོག་པ 〔动〕未来式为 འགྱོག，过去式为 བཀྱགས，命令式为 ཁྱོགས。举起；支持；抬起，顶起。

འགྱོགས་ཁྱིམ 〔名〕担架；轿子。

འགྱོད་བཅོས 〔名〕悔改。

འགྱོད་པ 〔名〕1.忏悔；后悔；追悔；懊悔。2.忧愁，哀悼。

འགྱོད་པ་སྐྱེ་བ 〔语〕愧恨；悔恨。

འགྱོད་བཤགས 〔名〕忏悔，追悔，认罪，后悔。

འགྲག་པ 〔动〕过去式为 གྲགས་པ。1.发声，大声叫喊，称呼。2.声望。3.发光；辐射。

འགྲང་ལྟོགས 〔名〕饥饱。

འགྲང་བ 〔动〕过去式为 འགྲངས。1.饱，食饱，果腹。2.满足，充盈。

འགྲངས་པ 〔动〕为 འགྲང་བ 的过去式。

འགྲད་པ 或 བགྲད་པ 〔动〕1.散布。2.进入。

འགྲན 〔动〕1.比较，较量，竞赛；竞争；比赛。2.挑战。

འགྲན་གྱི་དོགས 〔语〕怕比不上，可能比不上。

འགྲན་གླེང 〔名〕争鸣，争辩。

འགྲན་རྩོལ 〔名〕对抗。

འགྲན་ཟླ 同 འགྲན་གྲོགས 〔名〕1.对手；对方。2.仇敌；敌人。

འགྲན་སྡུར 〔名〕比赛；竞赛；较量。

འགྲན་པ 〔动〕较量，比赛，竞争，比较，角逐。

འགྲན་རྩོད 〔名〕竞争。

འགྲན་ཟླ 同 འགྲན་དོ།

འགྲན་ཟླ་མེད་པ 〔语〕无比；无敌；无匹；唯一。

འགྲན་རེས 〔语〕相互竞争；相互竞赛。

འགྲམ 〔名〕1.岸；滨；边；沿。2.邻境；附近。

འགྲམ་ཟླུས 同 འགྲམ་པ།

འགྲམ་སྦྱར 〔语〕托腮，捧腮。〔名〕车辋；边缘。

འགྲམ་ངོགས 〔名〕河边；海滨；江岸；湖边。

འགྲམ་ལྕག 〔名〕掌颊，批颊；打耳光。

འགྲམ་ལྕག་གཞུ་བ 〔语〕打耳光。

འགྲམ་ཆུ 〔名〕口涎，涎水。

འགྲམ་སྟེགས 〔名〕1.月台；站台。2.台阶。

འགྲམ་པ 〔名〕1.颊；面颊。2.腮。

འགྲམ་ཕྱུག 同 འགྲམ་སོ 〔名〕臼齿；大牙；腮部的牙。

འགྲམ་གཞི 〔名〕基础。

འགྲམ་ཡིག 〔名〕告示，布告；通告。

འགྲམ་རུས 〔名〕颊骨，牙床骨。

འགྲམ་སོ 同 འགྲམ་ཕྱུག།

འགྲམས་པ 〔动〕1.扩散(如疾病)；展开；散开。2.陈列；陈设。

འགྲས་པ 〔动〕怨恨；仇恨；怀恨；嫌恶；龃龉。

འགྲིག་འགྲིག 〔形〕1.适宜；合理；应该。2.排列有序。

འགྲིག་རྟགས 〔名〕对号(卯，✓)。

འགྲིག་པ 〔动〕未来式为 འགྲིག，过去式为 འགྲིགས。相合；适应；合适；可以；恰当。

འགྲིགས་པ 〔动〕为 འགྲིག་པ 的过去式。

འགྲིབ་པ 〔名〕眼翳。〔动〕1.减少；衰退；缩小；下降。2.遮蔽。

འགྲིམ་འགྲུལ 〔名〕交通，旅行；往来。

འགྲིམ་པ 〔动〕过去式为 འགྲིམས。1.游行；周游；巡行；巡游。2.传递。3.参与。

འགྲིམས་པ 〔动〕为 འགྲིམ་པ 的过去式。

འགྲིལ་བ 〔动〕过去式为 གྲིལ。1.扭，卷，包，拧；汇合。2.参看 འདྲིལ。 滚下；落下，跌落。

འགྲུ་བ 〔动〕过去式为འགྲུས。勤苦，勤奋，精进。

འགྲུབ་པ 〔动〕过去式为 གྲུབ。成就；成功；完成；自然完成。

འགྲུལ་སྐྱེལ 〔名〕客运。

འགྲུལ་ཁང 〔名〕旅馆；客栈。

འགྲུལ་པ 〔名〕客人，旅客。

འགྲུལ་བ 〔名〕客人，旅客。〔动〕1.行走；经过；旅行。2.通行；流通；通用（如货币）。

འགྲུལ་ཞུད 〔名〕道路；交通。

འགྲུལ་བཞུད་གནམ་གྲུ 〔名〕客机。

འགྲུས་ཅན 〔名〕精勤者，勤奋者。

འགྲུས་པ 〔动〕为 འགྲུ་བ 的过去式。

འགྲེ་བ 〔动〕滚转，打滚。

འགྲེ་ལོག或འགྲེ་ལོག་བྱེད་པ 〔名〕或〔动〕打滚，滚转。

འགྲེང་བ 〔动〕站立，站起，撑起。

འགྲེང་བུ 〔名〕藏文第三元音符号"ེ"的名称。

འགྲེད་པ参看འདྲེད་པ 〔动〕1.滑，溜，滑跌，足滑。2.厌烦。

འགྲེམ་སྟོན 〔名〕展览，陈列。

འགྲེམ་པ 〔动〕未来式为 བཀྲམ，过去式为 བཀྲམས，命令式为 ཁྲམས。1.散播，喷，洒，展开。2.安置，分布，陈列，发行。

འགྲེམས་སྤེལ 〔名〕发行；颁布；散发，发表。

འགྲེམས་ཡིག 〔名〕广告；布告。

འགྲེལ་ཆེན 〔名〕详解。

འགྲེལ་རྟགས 〔名〕破折号(—)。

འགྲེལ་པ 〔名〕注解，注释。

འགྲེལ་བ 〔动〕未来式为 དགྲོལ，过去式为 བཀྲལ，命令式为 ཁྲོལ。1.注解；注释。2.恳求；寻求。3.安排。

འགྲེལ་བཤད 〔名〕注解，注释，解说。

འགྲེས་པ 〔名〕前任官吏，前任工作人员；退休或退职者。〔动〕以理推知。

འགྲོ་སྐྱོད 〔名〕旅行，流动，行走。

འགྲོ་གྲོན 同 འགྲོ་སོ 〔名〕1.开支；支出；消耗。2.经费。

འགྲོ་འགོག 〔名〕1.阻碍行走；禁止通行。2.树木。

འགྲོ་རྒྱུག 〔名〕流通。

འགྲོ་སོ 或 འགྲོ་སོང 同 འགྲོ་གྲོན。

འགྲོ་སྟངས 〔名〕走法，走路的姿势。

འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ 〔名〕走坐行动，同衣食住行。

འགྲོ་ལྡིང 〔名〕1.飞翔；跳跃。2.古时南印度一地名。

འགྲོ་ཕྱོགས 〔名〕潮流(趋势)；方向，航向，去向，趋向。

འགྲོ་བ 〔名〕趣(佛)，众生，生灵受轮回者，如：མིའི་འགྲོ་བ 人类，འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག 六道轮回的众生。〔动〕过去式和命令式为 སོང。行走，移动，往前进。

འགྲོ་མི 〔名〕行人。

འགྲོ་ཚད 〔名〕1.合理的度量；应支出之量。2.行动范围。

འགྲོ་མཚམས་བལྟ 〔语〕寻隙，找机会。

འགྲོ་འོང 〔名〕1.往来。2.年的异名。

འགྲོ་རེས 〔名〕轮流出动，轮流行走；轮流来往。

འགྲོ་ལམ 〔名〕道路，途径，行程。

འགྲོ་ལུགས 〔名〕1.步态，走法。2.规则，作法，手续。

འགྲོ་ས 〔名〕1.去向，去处，用处，销路。2.用的地方(如字词等)。

འགྲོ་སོང 〔名〕开支，用费，经费。

འགྲོགས་པ 〔动〕1.联合，结友。2.辅助，帮助。

འགྲོགས་ཤེས 〔语〕善于相处，善于和平共处。

འགྲོངས་པ 〔动〕未来式为 དགྲོང，过去式为 བཀྲོངས，命令式为 ཁྲོངས。死亡，杀死，谋害(敬)。

འགྲོན་པོ 〔名〕商客，行商。

འགྲོན་བུ 〔名〕1.蛤蜊，贝壳。2.钱贝(古代货币)。

འགྲོན་ལམ་པ 同 འགྲོན་པོ 〔名〕商客，行商，旅客。

འགྲོལ་བ 〔动〕未来式为 དགྲོལ，过去式为 བཀྲོལ，命令式为 ཁྲོལ。1.解开，阐明。2.释放，解放，开结，解缚。又，过去式为 གྲོལ。1.解脱，超脱，解放，释放。2.散会，下课，放学，解散。

འགྲོས 〔名〕步态，步伐，步法，走手(如马的)。

རྒ་བ 〔名〕老年。〔动〕过去式为 རྒས。变老，衰老，衰落。

རྒང 〔名〕刺猬。

རྒད་པ 同 རྒན་པ 〔形〕1.老的。2.年长的。3.老资格。〔名〕老人，长者。

རྒད་པོ 〔名〕老人。〔形〕老的，年长的。

རྒན་འཁོགས 同 རྒན་རྒོག 〔形〕年迈，老人，老者，衰老，老朽。

རྒན་གྱ 〔名〕甘加(甘肃省夏河县甘加公社)。

རྒན་བྱས 〔名〕前辈，元老。

རྒན་རྒོན 〔名〕老俩口，老夫妇。

རྒན་པ 同 རྒད་པ。

རྒན་པོ 〔名〕1.老人；年长者。2.乡老。〔形〕年长，年老，老的。

རྒན་མོ 〔名〕老太婆，老妇。

རྒན་ཕྱུགས 〔名〕年老者。

རྒན་གཞོན 〔名〕长幼。

རྒན་རབས 〔名〕长辈；老前辈。

རྒན་ལགས 为 དགེ་རྒན་ལགས 的缩写〔名〕老师，教师，师傅(敬)。

རྒལ་པ 或 རྒལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བརྒལ，命令式为 རྒོལ། 涉；渡；越过；超过，经过，过渡。

རྒས 〔动〕为 རྒ་པ 的过去式。

རྒུ 〔形〕许多，多，一切，如：སྐྱེས་རྒུ 众生。

རྒུད་སྐྱོབ 〔名〕救济，救助匮乏。

རྒུད་པ 〔形〕困苦，不利，损失，衰颓，衰微，脆弱。

རྒུད་པོ 〔形〕衰颓，衰退，没落，脆弱。

རྒུན 同 རྒུན་འབྲུམ 〔名〕葡萄。

རྒུན་སྐྱེམས 即 རྒུན་འབྲུམ་ཆང 〔名〕葡萄酒(敬)。

རྒུན་རྒོད 〔名〕野葡萄。

རྒུན་ཆང 同 རྒུན་འབྲུམ་ཆང 〔名〕葡萄酒。

རྒུན་ཟ 〔名〕喂雀的食（如鸡食、鸟食等）。

རྒུར་པོ 同 སྒུར་པོ 〔名〕弯曲，蜷曲，驼背人。

རྒོ་བ 或 དགོ་བ 〔名〕黄羊。

རྒོ་སྤག 〔名〕黄羊或野羊皮袄。

རྒོངས་མོ 〔名〕（古）黄昏。

རྒོད 〔形〕野的，荒野；粗野；暴戾。

རྒོད་གཏམ 〔名〕1.笑谈，笑话，俏皮话。2.恐吓的话。

རྒོད་ཐལ 〔名〕1.鹫灰。2.鹫

鸟粪（药）。

རྒོད་འདུལ 同 རྒོད་གཡུང〔名〕驯野，驯服，驯化。

རྒོད་པ〔动〕1.同 དགོད་པ 笑。2.同 གཡེང་བ 散逸；散乱（佛）。

རྒོད་པོ〔名〕鹫；雕。〔形〕野的；粗野，未驯服者。

རྒོད་བག〔名〕嬉笑，笑容。

རྒོད་བྲོ་བ〔形〕引人发笑；可笑的，发笑的，冷笑。

རྒོད་མ〔名〕骒马，牝马。

རྒོད་གཡག 同 འབྲོང〔名〕野牛，野牦牛。

རྒོད་གཡུང 同 རྒོད་འདུལ。

རྒོད་ལ་ཡངས་པ 同 ཞ་གཏོར。

རྒོལ་གླེང〔名〕抗议。

རྒོལ་གདམ་གཏོང་བ〔语〕抗议。

རྒོལ་གཏོར་བྱེད་པ〔语〕反击。

རྒོལ་རྒྱུད〔名〕攻击。

རྒོལ་བ〔动〕未来式及过去式为 བརྒོལ，命令式为 རྒོལ。争论，争斗；抗议，反抗；反攻；反对，打仗，进攻；攻击。

རྒོལ་ལན་སློད་པ〔语〕反攻，反击，回击。

རྒྱ〔名〕1.印章，记号；表记。2.网；陷阱；套索。3.广袤；规模，体积；面积.4.汉族；汉民。〔形〕大。

རྒྱ་ཀྱུ〔名〕秤钩。

རྒྱ་སྐད〔名〕汉语。

རྒྱ་སྐྱེགས〔名〕1.茜草。2.火漆；树胶，指甄叔迦（ཀིང་ཤུ་ཀ）树的树脂。

རྒྱ་བསྐྱེད〔名〕扩充，扩大，扩张，扩展。

རྒྱ་ཁབ〔名〕大针，针。

རྒྱ་ཁུར〔名〕毛连菜（药）。

རྒྱ་ཁྱབ〔名〕广泛；普遍。

རྒྱ་ཁྱོན〔名〕规模；面积；范围。

རྒྱ་གར〔名〕印度。

རྒྱ་གྲམ〔名〕交叉形，十字形。

རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་ཚོགས་པ

〔名〕红十字会。

རྒྱ་གྲོལ་བ 〔动〕开；开放，绽开；解开。

རྒྱ་གླིང 〔名〕唢呐。

རྒྱ་སྒོ 〔名〕大门，正门。

རྒྱ་ཅད 〔名〕腰带；缝有钱包的腰带。

རྒྱ་ལྕང 〔名〕垂柳。

རྒྱ་ཆེ་བ 同 རྒྱ་ཆེན་པོ 〔形〕1.广大，广阔，众多，大规模。2.富饶；丰富。

རྒྱ་ཆེན་པོ 同 རྒྱ་ཆེ་བ。

རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ 〔名〕大疏；广疏，疏抄（解释原注释的著作）。

རྒྱ་རྟགས 〔名〕记号；印章；标志。

རྒྱ་ཐེལ 〔名〕印章；图章。

རྒྱ་མཐོངས 〔名〕屋顶平台或凉亭。

རྒྱ་མདའ 〔名〕秤杆。

རྒྱ་རྡོ 〔名〕秤砣，砝码。

རྒྱ་སྡེར 〔名〕秤盘。

རྒྱ་ནག 〔名〕古代藏族对汉族地区的称谓，中国。

རྒྱ་དཔང 〔名〕证人，中人。

རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི 〔量〕立方。

རྒྱ་སྤོས 〔名〕1.省头草(药)。2.汉族地区所制的线香。

རྒྱ་ཕིབས 〔名〕屋顶，屋脊，顶盖。

རྒྱ་བོ 俗语叫 ཨར 〔名〕胡须，络腮胡。

རྒྱ་བྲ 同 བྲ་བོ 〔名〕荞麦。

རྒྱ་འབྱམས 〔形〕1.随便，任意，散漫，任性。2.广博，渊博。

རྒྱ་མ 〔名〕秤。〔量〕斤。

རྒྱ་མིག 〔名〕秤星。

རྒྱ་མོ 〔名〕1.网。2.汉族妇女。3.三岁的骡马。

རྒྱ་མོ་རྔུལ་ཆུ 〔名〕怒江。

རྒྱ་སྨུག 〔形〕绛紫色。

རྒྱ་རྩ 〔名〕大动脉。

རྒྱ་ཚི 〔名〕1.漆。2.釉子；烧釉。

རྒྱ་ཚི་དུག་པོ 〔名〕升麻(药)。

རྒྱ་རྩི་ཏུག་ལོ་དམར་པོ 〔名〕 红升麻（药）。

རྒྱ་ཚྭ 〔名〕 卤砂。

རྒྱ་ཚོས 〔名〕 1.洋红；朱红。2.紫红氆氇。

རྒྱ་མཚོ 〔名〕 大海；海洋。

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད 〔名〕 海拔。

རྒྱ་མཚོའི་ཆ་སྐྱར 〔名〕 海鸥。

རྒྱ་མཚོའི་རྦབས་འཁྲུག་པ 〔语〕 海啸。

རྒྱ་གཞིབ 〔名〕 1.大网。2.收割用的大耙。

རྒྱ་བཟའ 或 རྒྱ་མོ་བཟའ 〔名〕 汉族王后（唐代吐蕃对文成公主或金城公主的称谓）。

རྒྱ་ཡན་པ 〔形〕 1.浪荡，放任。2.同 གཡེང་བ 懒惰，懈怠。

རྒྱ་ཡིག 〔名〕 中文，汉字。

རྒྱ་རོང་རྒྱ་མོ་རྔུལ་ཆུ(ཏ་ཐུའུ་ཧོ་ཆུ་བོ) 〔名〕 大渡河。

རྒྱ་ལ 亦作 བརྒྱ་ལ 〔连〕 万一，如果，假设。

རྒྱ་ལམ 〔名〕 要道；大道；公路。

རྒྱ་ཐུད 〔名〕 秤毫或秤纽（提起秤杆的提手，用绳或皮条制成）。

རྒྱ་ཤུག 〔名〕 柏树。

རྒྱ་ཏོ 〔名〕 铁苋菜（药）。

རྒྱ་སལ 〔名〕 月季花（药）。

རྒྱ་སལ་རིགས 〔名〕 五加皮（药）。

རྒྱ་སེར 〔名〕 1.俄罗斯人或外国人。2.织锦缎，金丝缎。

རྒྱ་སྲང 〔名〕 1.街道，广场，大路。2.秤，天平。

རྒྱ་སྲན 〔名〕 蚕豆。

རྒྱག་པ 为 རྒྱབ་པ 的别式 〔动〕 抛，掷，打。

རྒྱག་རེས 〔名〕 纠纷，吵嘴，打架，冲突。

རྒྱགས 〔名〕 食物；食品；干粮。

རྒྱགས་པ 〔形〕 1.同 དྲེགས་པ 骄傲；倨傲；自大。2.体胖；

肥胖。〔动〕未来式为 བརྒྱག，过去式为 བརྒྱགས，命令式为 རྒྱགས。吃饱，饱满。

རྒྱགས་ཕྱེ 同 བརྒྱགས 〔名〕口粮，干粮。

རྒྱགས་ཚད 〔名〕饱和点，足量。

རྒྱང 同 གྱང 〔名〕1.墙。2.距离。〔形〕远。

རྒྱང་སྐྱོད 〔名〕长征。

རྒྱང་བསྐྱུར་བ 〔语〕远离，远弃。

རྒྱང་གྲགས 〔量〕(梵)俱卢舍(约五百弓的距离)。

རྒྱང་རྒྱུག 〔名〕长跑。

རྒྱང་སྒྲིབ 〔名〕近视眼；近视。

རྒྱང་བསྒྲགས 〔名〕广播。

རྒྱང་རེ 〔形〕高耸，崔嵬。

རྒྱང་ཚད 〔名〕远隔，远离，远距离(可望见的距离)。

རྒྱང་ལྟ 〔名〕了望，遥望。

རྒྱང་ལྟ་སོ་ཁང 〔名〕了望台，了望哨。

རྒྱང་བལྟས 〔名〕展望。

རྒྱང་ཐག 〔名〕距离。

རྒྱང་མཐོང 同 རྒྱང་ཤེལ 〔名〕望远镜。

རྒྱང་ཕུད 〔名〕流放；放逐；充军。

རྒྱང་ཕུད་གཏོང་བ 〔语〕流放。

རྒྱང་འཕེན 〔名〕远射；远程。

རྒྱང་བ 代 བརྒྱང་བ 〔动〕伸展，伸长。

རྒྱང་ཁྲ 〔名〕撑架；绷架；绷子。

རྒྱང་མ 〔名〕远处，远境，距离，相隔极远。

རྒྱང་རིང་པོ 〔形〕远距离，遥远。

རྒྱང་རིང་བ 〔形〕1.远距离；遥远。2.迟延，迟缓。

རྒྱང་ཤེལ 俗名 རྒྱང་མཐོང 〔名〕望远镜。

རྒྱངས་ཤ 〔名〕装香肠的肉馅，馅。

རྒྱངས་ཤིང 〔名〕1.鞋楦，楦

头，帽楦。2.绷架；十字板。3.画板。

རྒྱན 〔名〕1.装饰品。2.锦标。3.同 སྐུགས 赌注。

རྒྱན་འཕྱེད་པ 〔动〕赌博。〔名〕下赌注游戏者。

རྒྱན་རྒྱལ་བ 〔动〕赢；获赌品。

རྒྱན་སྡུ 〔名〕修饰词(即 ཀྱང་འང་ཡང 三字)。

རྒྱན་ཆ 〔名〕装饰品，饰物。

རྒྱན་ཆས 〔名〕装饰品（衣物等），

རྒྱན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བརྒྱན，命令式为 རྒྱོན。装饰，打扮。

རྒྱན་པོ 或 རྒྱན་པོ་པ 〔名〕1.赌博。2.赌徒，掷骰者。

རྒྱན་འཛུགས་པ 〔语〕打赌，下赌注。

རྒྱན་ཤོར 〔动〕输赌，输。

རྒྱབ 〔名〕1.背后，后面。2.背，物的后部。

རྒྱབ་སྐྱོར 〔名〕支援，支持，作后盾。

རྒྱབ་འགལ 〔名〕违背；违反，背叛，冲突，矛盾。

རྒྱབ་ལྗོངས 〔名〕布景；背景。

རྒྱབ་གཏོད 〔名〕背叛；反叛。

རྒྱབ་རྟེན 〔名〕靠背，后靠，后台，依赖，靠山，脊背所依靠的。

རྒྱབ་རྟེན་སྙེ་འབོལ 〔名〕靠垫，靠背。

རྒྱབ་སྟོན་པ 〔语〕转背，反对，违背，翻脸，变卦。

རྒྱབ་གནོན 〔名〕压背（指按摩），压走马。

རྒྱབ་པ 〔动〕未来式及过去式为 བརྒྱབ，命令式为 རྒྱོབ。抛，掷，打，击，施，加，关。

རྒྱབ་ཕྱོགས 〔名〕反面；背面，后面，后方。

རྒྱབ་འབོལ 〔名〕软靠背，垫背物，靠背。

རྒྱབ་མི 〔名〕后盾，助手。

རྒྱབ་དམག 〔名〕后盾；后卫；援军，救兵。

རྒྱབ་རྩ 〔名〕后盾，后台。

རྒྱབ་གཞུང 〔名〕脊背，脊背中央，脊椎。

རྒྱབ་ཡོལ 〔名〕壁毯。

རྒྱབ་ལོགས 〔名〕背，后面，后部。

རྒྱབ་ཤ 〔名〕1.里脊肉。2.封皮。3.被面。

རྒྱབ་ཤོག 〔名〕封底。

རྒྱམ་ཚྭ 〔名〕1.药用硇砂。2.皮硝。

རྒྱམ་མཚལ 〔名〕红汞。

རྒྱལ 〔名〕鬼宿（二十八宿之第十五个星）。〔形〕1.胜利的；大的；重要的。2.皇家的。

རྒྱལ་ཁ 〔名〕胜利。

རྒྱལ་ཁག 〔名〕各国，国度。

རྒྱལ་ཁབ 〔名〕国家。

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན 〔名〕国宾。

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས 〔名〕国土，国境。

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང 〔名〕国号。

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བ 〔语〕治国。

རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན 〔名〕强国。

རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བ 〔语〕国有，属于国家。

རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ 〔名〕亡国。

རྒྱལ་ཁབ་གསོལ་སྟོན 〔名〕国宴。

རྒྱལ་ཁམས 〔名〕1.国土，国家的领土。2.国家。

རྒྱལ་ཁམས་པ 〔名〕游历者，周游者，旅行者。

རྒྱལ་ཁོངས 〔名〕国籍。

རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས 〔名〕国籍法。

རྒྱལ་ཁྲིམས 〔名〕法律，国法，王法。

རྒྱལ་གླུ 〔名〕国歌。

རྒྱལ་རྒྱུད 〔名〕皇裔，皇族，王族，王统。

རྒྱལ་སྒོ་ 同 རྒྱ་སྒོ་ 〔名〕大门；外门；正门。

རྒྱལ་རྔ་ 〔名〕胜利鼓。

རྒྱལ་གཅེས་ 〔名〕爱国。

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ 〔名〕爱国主义。

རྒྱལ་གཉེར་ 〔名〕国营。

རྒྱལ་རྟགས་ 〔名〕国徽。

རྒྱལ་སྟོན་ 〔名〕国庆。

རྒྱལ་བསྟན་ 〔名〕佛教。

རྒྱལ་དར་ 〔名〕国旗。

རྒྱལ་དོན་ 〔名〕国事。

རྒྱལ་གནས་ཞུ་ཡིག་ 〔名〕国情咨文。

རྒྱལ་པོ་ 〔名〕王，国王。

རྒྱལ་སྤྱི་ 〔名〕国际。

རྒྱལ་ཕྲན་ 〔名〕1.小国；弱小国家；诸侯。2.受封的太子及小国；小王。

རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་ 〔名〕联邦。

རྒྱལ་བ་ 〔名〕胜者(佛)；胜利者。〔形〕战胜的；崇高的；卓越的，优美的。〔动〕胜利；战胜；征服；制服。

རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ 〔名〕弥勒佛，慈氏佛。

རྒྱལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ 〔语〕1.佛门清规。2.国法。

རྒྱལ་བུ་ 〔名〕皇太子，太子，王子。

རྒྱལ་བུན་ 〔名〕国债。

རྒྱལ་བློན་ 〔名〕国王及大臣，君臣。

རྒྱལ་དབང་ 〔名〕王，统治者，君权。

རྒྱལ་འབངས་ 〔名〕国民。

རྒྱལ་མིང་ 〔名〕国号，国名。

རྒྱལ་མོ་ 〔名〕1.皇后，后妃。2.女皇，女王。

རྒྱལ་དམངས་ 〔名〕国民。

རྒྱལ་བརྩེགས་པ་ 〔语〕打赌，下赌注。

རྒྱལ་ཚབ་ 〔名〕1.摄政者(临时代理国事的大臣)。2.继承皇位的皇子。3.钦差大臣；代办。

རྒྱལ་ཚོགས 〔名〕国会。

རྒྱལ་ཚོང་ཚོམ་རྐུན 〔语〕卖国贼。

རྒྱལ་མཚན 〔名〕胜幢，佛教胜利的旗帜。

རྒྱལ་མཚམས 〔名〕国界，国境，国境线。

རྒྱལ་མཚམས་ས་རྟགས 〔名〕国境线。

རྒྱལ་འཚོང 〔名〕卖国。

རྒྱལ་ཟླ 〔名〕十二月的别名。

རྒྱལ་ཡིག 〔名〕国书。

རྒྱལ་ཡུམ 〔名〕皇太后。

རྒྱལ་ཡོངས 〔名〕举国，全国。

རྒྱལ་རབས 〔名〕朝代；帝王本纪，帝王系谱；王统。

རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང 〔名〕历代。

རྒྱལ་རིགས 〔名〕王族，皇族。

རྒྱལ་ནོར་བྲན་གཡོག 〔名〕亡国奴。

རྒྱལ་ས 〔名〕1.首都；国都。2.王位。3.江山。

རྒྱལ་སྲས 〔名〕1.王子；皇太子。2.佛子；菩萨。

རྒྱལ་སྲིད 〔名〕国政；国务。

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང 〔名〕国务院。

རྒྱལ་སྲུང 〔名〕国防。

རྒྱས་འགྲེལ 〔名〕广释；详注；大疏。

རྒྱས་པ 〔动〕发达，发展，扩大，增加，散布，传播。〔形〕1.广大，许多，多种。2.详细，广博。

རྒྱས་སྤྲོད 〔名〕阔气。

རྒྱས་སྤྲོས 〔名〕铺张，奢侈，豪华，排场。

རྒྱས་རྩོད 〔名〕大辩论。

རྒྱས་གཏམ 〔名〕阔绰，排场。

རྒྱས་བཤད 〔名〕论述，广说，详述。

རྒྱུ 〔名〕1.物质，材料。2.钱财，金钱。3.因(内因)；原因；原由；动机。〔助〕1.置于动词之后表示未来式，如：ཟ་རྒྱུ་ཡིན将食。2.置于动词

后形成名词，如：ཟ་རྒྱུ 吃的(食物)，གོན་རྒྱུ 穿的（衣服）。

རྒྱུ་དཀར 〔名〕大肠。

རྒྱུ་རྐྱེན 〔名〕因缘，因素，条件（指内外条件），原因。

རྒྱུ་སྐར 〔名〕行星，星宿。

རྒྱུ་ཁྲག 〔名〕灌肠的血。

རྒྱུ་མཁྲིས་ཡག་པ 〔名〕委陵菜（药）。

རྒྱུ་འཁོར 〔名〕搅肠痧；转肠；肠痛。

རྒྱུ་འཁྲིལ 〔名〕结肠。

རྒྱུ་འཁྲོལ་བ 亦作 རྒྱུ་འཁྲོལ་བ 〔语〕肠鸣；肠发声；肠鸣声。

རྒྱུ་འགག 〔名〕肠梗阻(病)。

རྒྱུ་འགྲུལ 〔名〕行客，旅客，旅行者。

རྒྱུ་ངེས 〔名〕实在原因，必然的原因或因素；必备的条件。

རྒྱུ་གཅིག་སྨྲ་བ 〔名〕一元论。

རྒྱུ་ཆ 〔名〕原料，材料；资料。

རྒྱུ་ཆས 〔名〕1.财物。2.家具物品。

རྒྱུ་དག 〔名〕脾气，性情，品性，性格，品种。

རྒྱུ་ནག 〔名〕小肠。

རྒྱུ་ནད 〔名〕肠炎，肠道病。

རྒྱུ་ནོར 〔名〕钱财；财物；财富。

རྒྱུ་ནོར་སྣོག་ཟ 〔谐〕贪污。

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་པ 〔语〕享富贵荣华，享受，享福。

རྒྱུ་སྤུན 〔名〕织布的经线与纬线，经纬线。

རྒྱུ་སྤུས 〔名〕质料。

རྒྱུ་བ 〔动〕未来式为 བརྒྱུ，过去式为 བརྒྱུས，命令式为 རྒྱུས。1.流动；行走；浪游；漂泊；漫游；旅行。2.通过；贯穿。

རྒྱུ་འབྲས 〔名〕因果，公平。

རྒྱུ་འབྲས་མེད་པ 〔语〕缺德，不公平，无道理。

རྒྱུ་མ 〔名〕肠，小肠。

རྒྱུ་རྩ 〔名〕动脉。

རྒྱུ་ཚད 〔名〕肠炎，伤寒(病)。

རྒྱུ་ཚིལ 〔名〕肠脂。

རྒྱུ་མཚན 〔名〕1.原因；原由；理由。2.情形。

རྒྱུ་རྫས 同 རྒྱུ་ནོར 〔名〕1.财物；财富；物资。2.物质。

རྒྱུ་ཟས་རྒྱགས་ལྷངས 〔语〕受贿徇私。

རྒྱུ་གཟེར 〔名〕1.肠痛，肠绞痛。2.疝痛。3.痢疾；赤痢。

རྒྱུ་ས 同 ལམ 〔名〕行走处；道路；通道；小路；出入口。

རྒྱུ་སྲང〔名〕巷道，道路；路径。

རྒྱུ་ལྷག 〔名〕盲肠；阑尾。

རྒྱུག་ཁྱི 〔名〕走狗，走卒；狗腿子。

རྒྱུག་ཆུ 〔名〕活水；流水；跑水。

རྒྱུག་པ 〔动〕未来式为 བརྒྱུག，过去式为 བརྒྱུགས，命令式为 རྒྱུགས。跑；赛跑。

རྒྱུགས 〔名〕桁条。〔动〕1.考试，测验。2.为 རྒྱུག་པ 的命令式。

རྒྱུགས་སྤྲོད 〔名〕应试；应考。

རྒྱུགས་འཕྲོད་པ 〔动〕及格，考中。

རྒྱུགས་ལམ 〔名〕跑道。

རྒྱུགས་ལེན་པ 〔动〕测验，考试。

རྒྱུངས 〔名〕脊髓。

རྒྱུད 〔名〕1.续；相续。2.弦。3.种族；血统；世系；后裔；后代。

རྒྱུད་སྡེ 〔名〕续部(指密宗经典)。

རྒྱུད་པ 〔动〕未来式为 བརྒྱུ，过去式为 བརྒྱུས，命令式为 རྒྱུས。1.束；系；联结。2.穿；穿过；经过；穿通；传递；贯串。

རྒྱུད་འཕེལ 〔名〕繁殖(生物)。

རྒྱུད་འཕེལ་ཚད 〔名〕繁殖率。

རྒྱུད་མངས 同 རྒྱུད་ཕྱེན 〔名〕多弦(指琴、琵琶等)，弹拨

乐器，弦乐器。

རྒྱུད་འཛིན 〔名〕世袭，承继，继承(血统)。

རྒྱུད་འཛིན་པ 〔名〕继承人，接班人。

རྒྱུད་བཞི 〔名〕藏族古典医书。

རྒྱུད་བཟང 〔名〕品德。

རྒྱུན 〔名〕1.水流。2.传统。3.连续，常常，绵延，继续。

རྒྱུན་སྐམ 同 རྒྱུན་འགག 〔名〕水流干枯，水流阻塞，闭塞不通。

རྒྱུན་ཁྲི 〔名〕1.固定的座位或宝座。2.常任职位。

རྒྱུན་མཁོ 〔名〕日用，常用。

རྒྱུན་འཁྱོངས 〔名〕坚持，持续，保持。

རྒྱུན་གོས 〔名〕便服。

རྒྱུན་འགག 同 རྒྱུན་སྐམ。

རྒྱུན་ཆགས་པ 〔动〕连绵。

རྒྱུན་ཆགས་སུ 〔副〕永久地，经常地，连续地。

རྒྱུན་ཆད་པ 〔语〕断流，断种，传承断了。

རྒྱུན་འཛགས 〔名〕固定。

རྒྱུན་གཏན 同 དུས་རྒྱུན 〔名〕时间的持续。〔副〕常常，平常，平时。

རྒྱུན་ལྡན 〔形〕正常，平常，经常。

རྒྱུན་པར 〔副〕继续，常常。

རྒྱུན་སྤྱོད 〔名〕常用，应用。

རྒྱུན་ཐ 〔名〕细皮条，皮线，弓线。

རྒྱུན་འབྱམས 〔名〕流传。

རྒྱུན་མར 同 ཙར་མར。

རྒྱུན་མི་ཆད་པར 〔副〕经常不断地。

རྒྱུན་འཛིན 〔名〕保持，维持，继承(事业)。

རྒྱུན་རིང 〔副〕恒常，时常，长久。

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན 〔名〕常务委员。

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང

〔名〕常务委员会。

རྒྱུན་ལུགས 〔名〕常规，常情。

རྒྱུན་ཤེས 〔名〕常识。

རྒྱུན་རིང 〔名〕持久。

རྒྱུས 〔动〕1.熟悉，了解。2.为 རྒྱུ་བ 和 རྒྱུད་པ 的命令式。

རྒྱུས་པ 〔名〕筋；筋肉。

རྒྱུས་ཡོད 〔名〕内行。〔动〕了解，认识。

རྒྱུས་ཡོད་མཁན 〔名〕行家。

རྒྱུས་ཡོད་པ 或 ཚ་རྒྱུས་ཡོད་པ 〔语〕熟悉，了解。

རྒྱོ་བ 〔动〕未来式为 རྒྱོ，过去式和命令式为 རྒྱོས。性交；交合，交织。

རྒྱོང་བ 〔动〕未来式为 བརྒྱང，过去式为 བརྒྱངས，命令式为 རྒྱོངས。伸直，张开，绷开，扩张，装满。

རྒྱོངས 〔动〕为 རྒྱོང་བ 的命令式。

རྒྱོབ 〔动〕为 རྒྱབ་པ 的命令式。

རྒྱོས 〔动〕为 རྒྱོ་བ 的过去式和命令式。

ལྒ 〔名〕姜。

ལྒ་སྐམ 〔名〕干姜（药）。

ལྒ་སྐྱག 〔名〕生姜。

ལྒ་སེར 〔名〕姜黄。

ལྒང་ཕུག 亦作 ལྒང་བུག 〔名〕膀胱，气球。

ལྒང་པ 同 ལྒང་ཕུག。

ལྒང་བུ 〔名〕1.膀胱。2.球类。

ལྒང་ཕུ 〔名〕灯笼，宫灯，灯。

ལྒའུ་གཉེར 同 ལྒ་རློན 〔名〕鲜姜。

ལྒ་ལྒ 〔名〕（古）乌勃（夏季所生的一种菌，形似蘑菇）。

སྒ 〔名〕1.姜黄。2.马鞍子。

སྒ་ཁེབས 〔名〕鞍套；马褥子。

སྒ་འཁོར་བཅས 为 སྒ་འཁོར་དང་བཅས་པ 的缩写〔语〕马的鞍鞯辔衔等全套。

སྒ་ལྟོ 〔名〕鞍子肚带。

སྒ་ཏོད 〔名〕香椿(药)。

སྒ་སྒྲོན 〔语〕备鞍鞯。

སྒ་ཆས 〔名〕鞍具。

སྒ་ཏིག་སྨུག་པོ 〔名〕点地梅（药）。

སྒ་བཏུད 同 སྒ་སྒྲོན 〔语〕备鞍子。

སྒ་ཐག 〔名〕鞍绳；拴绳。

སྒ་ཕོང 同 ཕ་ཝང 〔名〕蝙蝠。

སྒ་དམར 〔名〕高良姜(药)。

སྒ་ལག 〔名〕鞍架。

སྒ་ལེབ 参看 ཀ་ལེ。

སྒང 〔名〕1.山嘴；山顶；上面。2.时间；时机。3.脚手上磨起的水泡。4.刺猬。

སྒང་ཁ 〔名〕山嘴，山口。

སྒང་ཟུར 〔名〕陡坡；坡度。

སྒང་དུ 〔副〕在上，上面，正在……上面；正在……时候。

སྒང་བ 〔动〕未来式为 བསྒང，过去式为 བསྒངས。填满；充满。

སྒང་གཤོངས 〔名〕高洼；高低；凸凹，山岗与平川。

སྒབ 〔名〕衣襟，衣裳下摆。

སྒབ་ཁུང 〔名〕膝窝。

སྒབ་པ 〔动〕遮盖；盖复。

སྒབ་རྩ 〔名〕静脉。

སྒབ་གཞུག 〔名〕衣服的下摆，长袍的下襟。

སྒམ 〔名〕箱子；柜子。

སྒམ་ཆུང 〔名〕小箱，手提箱，匣子。

སྒམ་པ 同 ཟབ་པ 〔形〕深邃；深远，深沉，渊博。

སྒམ་པོ 〔形〕深沉，深远；深谋远虑。〔名〕吐蕃王名。

སྒར 〔名〕1.营房，帐篷。2.寺院。3.噶尔（西藏阿里地区的一个县）。

སྒལ 〔名〕1.脊背。2.负于背上的背子。3.驮子。

སྒལ་རྟ 〔名〕驮运的马。

སྒལ་པ 〔名〕脊背。

སྒལ་ཕྱུགས 〔名〕驮畜；驮牛。

སྒལ་བ 〔名〕1.人的背。2.驮

畜的背(腰部负驮处)。

སྒལ་ཆ 〔名〕鞍伤；鞍疮；因驮运而磨成的背疮。

སྒལ་ཚིགས 〔名〕脊梁骨；脊椎；脊椎骨。

སྒལ་དྲུས 〔名〕脊柱。

སྒུ 〔形〕弯曲；弯翘。

སྒུ་ཐིགས 同 དགུ་ཚིགས 〔名〕银河；天河。

སྒུ་དོ 〔名〕1.耙子。2.水缸。3.胸部。

སྒུ་རྡོ 同 ཨུར་རྡོ 〔名〕抛石；飞炮；飞石。

སྒུ་བོ 〔名〕弯曲的。

སྒུག་པ 〔动〕未来式为 བསྒུག，过去式为 བསྒུགས， 命令式为 སྒུགས。 等候；等待。

སྒུགས 〔动〕为 སྒུག་པ 的命令式。

སྒུམ་འབྲུ་བ 或 སྒུམ་འབྲུས 〔语〕准备饮食；分配食物。

སྒུམ་མདའ 〔名〕1.枪身；枪杆。2.枪托。3.弹弓。

སྒུར་རྒྱབ 〔名〕驼背。

སྒུར་པོ 同 ཀྱུར་པོ 〔名〕弯曲的；驼背人；蜷曲。

སྒུར་བ 同 འཇིགས་སྒུར་བ 〔动〕1.恐惧；使恐惧；威胁。2.向下弯曲。

སྒུལ་སྐྱོད 〔名〕摇动；活动；运动。

སྒུལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྒུལ，命令式为 སྒུལ。为 འགུལ་བ 的他动式。摇动；摆动；震动。

སྒུལ་བྱེད་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕发动机。

སྒུལ་རྫས 〔名〕动产。

སྒུལ་ཤུགས 〔名〕动力。

སྒུལ་ཤུགས་རིག་པ 〔名〕动力学。

སྒེ་ཁུང 同 སྒེའུ་ཁུང〔名〕窗；窗孔。

སྒེ་སྒུ་ཅན 〔形〕斜曲的；弯曲的。

སྒེག་འཆོས 〔形〕1.体态婀娜；妖娆；妖冶；卖弄风情；献媚；服饰绮丽。2.粉饰；

故作媚态。

སྒེག་ཉམས་ལྡན་པ 〔形〕娇媚。

སྒེག་པ 〔形〕媚丽；妩媚；艳丽，窈窕，娇娆，妖娆，风骚。

སྒེག་མ 同 འཇོ་སྒེག་མ 〔名〕美女，窈窕淑女。

སྒེག་མོ 〔名〕美女，舞女。

སྒེང་ལ 或 འགེང་ལ 〔语〕在上，置于上。

སྒེའུ 同 སྒེའུ་ཆུང 〔名〕小门，便门。

སྒེའུ་ཁྱུད 同 སྒོ་ཁྱུད。

སྒེའུ་གསེར 〔名〕鲜姜。

སྒེར 〔名〕私，私自，私的。

སྒེར་གཅོད 〔名〕独裁；专制；专断。

སྒེར་གཅོད་དབང་སྒྱུར 〔语〕独裁统治。

སྒེར་གཉེར 〔名〕私营。

སྒེར་དོན 〔名〕1.私事。2.私人利益，个人利益。

སྒེར་ཆེམ 〔名〕垄断。

སྒེར་པ 〔名〕私有者，私人。

སྒེར་སྤྱོད 〔名〕挪用，御用。

སྒེར་དབང 〔名〕私有。

སྒེར་རྩེ 〔名〕改则（西藏阿里地区的一个县）。

སྒེར་འཛུགས 〔名〕私立。

སྒེར་བཟུང 〔名〕独霸；独占。

སྒེར་གཡོག 〔名〕私仆，为私人工作者（指过去为贵族或资产阶级服务者）。

སྒེར་སེམས 〔名〕私心；自私。

སྒེར་སེམས་མེད་པ〔语〕无私。

སྒོ 〔名〕1.门，孔穴，入口。2.门类，手段，方法。〔数〕三（身、语、意为三门，因此以“门”代用作“三”）。

སྒོ་སྲུང 〔名〕门警，守门者。

སྒོ་ཁང 〔名〕门房；门廊；阁楼。

སྒོ་ཁྱུད 同 སྒྲོ་ཁྱུད。

སྒོ་ཁྱི 〔名〕门犬，看家狗。

སྒོ་ཁྲལ 〔名〕税，商业税。

སྒོ་འཕར 〔名〕户枢，门臼，门轴窝。

སྒོ་གྲངས། 〔名〕门牌号数，房门号码。

སྒོ་གླེགས། 〔名〕门扇；门板。

སྒོ་ང 同 སྒོང 〔名〕蛋，卵。

སྒོ་ངའི་ཁྭ་བ 〔名〕蛋清。

སྒོ་ངའི་སེར་ཞིག 〔名〕蛋黄。

སྒོ་ངོས། 〔名〕门面。

སྒོ་ལྕགས། 〔名〕锁子。

སྒོ་སྙོད 同 གོ་སྙོད 〔名〕茴香子。

སྒོ་གཏན། 〔名〕门闩；门杠。

སྒོ་རྟགས། 〔名〕门牌。

སྒོ་སྟེགས། 〔名〕门台，门坎。

སྒོ་ཕྱེད 〔名〕门楣，门头。

སྒོ་ཕྱེན་སྨན་བཅོས་ཁང 〔名〕门诊部。

སྒོ་ཕྱེན་ཚོང་ཁང 〔名〕门市部。

སྒོ་ཐེམ 〔名〕门槛，门坎。

སྒོ་ཐོད 〔名〕门楣。

སྒོ་དར 〔名〕1.过去藏民悬于门首的（上面印有经文或佛像的）横巾。 2.穿檐。

སྒོ་མདོ 〔名〕两门的中间；门洞；门道。

སྒོ་འཁྲིག 〔名〕门框，窗架。

སྒོ་ཟུར 〔名〕门左右的两边；门帮。

སྒོ་ཕིབས 〔名〕1.门楼。2.脊顶。

སྒོ་ཕྱུགས 〔名〕家畜；牲口。

སྒོ་འཕར 〔名〕门扇。

སྒོ་བ 〔动〕未来式为བསྒོ，过去式为བསྒོས，命令式为སྒོས。命令，任命；吩咐，委派。

སྒོ་བྱང 〔名〕匾额；门牌。

སྒོ་འབྱར 〔名〕门廊。

སྒོ་རྒྱ 〔名〕1.大门。2.城门。

སྒོ་རྒྱ་ཆེ 〔名〕1.大门，外门。2.牌楼。

སྒོ་འཛིན 〔名〕门票；入场券；出入证。

སྒོ་གཟེར 〔名〕1.门钉；兽面钉；浮沤（旧日门扇上的一种装饰）。2.门闩。

སྒོ་ཡིག 〔名〕1.门牌，招牌，题字。2.匾额。

སྒོ་ཡོལ 〔名〕门帘，门帏。

སྒོ་ར 〔名〕天井；院落；庭院。

སྒོ་སྲུང 〔名〕守门者；警卫。

སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ 〔语〕身、语、意三方面的行为。

སྒོག་སྐྱ 同 སྐྱ་སྒོག 〔名〕白皮蒜(薤白)。

སྒོག་གཅིག་མ 〔名〕独头蒜。

སྒོག་གཏུན 〔名〕捣蒜的杵。

སྒོག་པ 〔名〕蒜，大蒜。〔动〕未来式为 བསྒག，过去式为 བསྒགས，命令式为 སྒོགས。发誓，宣誓。

སྒོག་པ་ཏུག་པ 〔名〕野葱(药)。

སྒོག་ཚོར 〔名〕蒜窝。

སྒོགས 〔动〕为 སྒོག་པ 的命令式。

སྒོང 同 སྒོ་ང。

སྒོང་སྐྱེས 〔名〕卵生。

སྒོང་ཐོག་པ 〔名〕糖芥(药)。

སྒོང་སྐྱ 〔名〕蛋白，蛋清。

སྒོང་བ 〔动〕未来式为 བསྒང，过去式为 བསྒངས，命令式为 སྒོངས。1.作成圆形，使成圆形。2.垒起，堆起。

སྒོང་བུ 即 རིལ་བུ 〔名〕圆形物(如球、丸子等)。

སྒོང་དབྱིབས་ཅན་ཡིན་ཏྭ 〔名〕卵叶金银花(药)。

སྒོང་རིལ 〔名〕1.卵。2.面团，丸子。

སྒོང་ཤུན 〔名〕蛋壳。

སྒོང་སེར 〔名〕蛋黄。

སྒོངས 〔动〕为 སྒོང་བ 的命令式。

སྒོབ་སྒོབ 〔形〕僵缩，畏缩，无力，软弱。

སྒོམ་གྲྭ 〔名〕修练处，指山林修法茅棚(佛)。

སྒོམ་ཐག 同 ཐུལ་འཁྱུད。

སྒོམ་པ 〔动〕未来式为 བསྒོམ，过去式为 བསྒོམས，命令式为 སྒོམས。修，修行，参修，修习。

སྒོམ་ལམ 〔名〕修道(五道之一)(佛)，修行。

སྒོམས 〔动〕为 སྒོམ་པ 的命

令式。

སྒོར 〔名〕车轴；旋子。

སྒོར་ཚད 〔名〕硬币。

སྒོར་སྒོར 〔形〕圆的；圆形的。

སྒོར་ཐིག 〔名〕圆规。

སྒོར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྒོར。1.旋；旋转；绕转。2.熬煎；使凝结；提炼。

སྒོར་དབྱིབས 〔名〕圆形。

སྒོར་མོ 〔名〕1.圆形（指平面）。2.银币，圆（货币单位）。3.圆木盘。

སྒོར་མོའི་ཚངས་ཐིག 〔名〕直径。

སྒོས 〔动〕为 སྒོ་བ 的命令式。

སྒོས་སུ 或 སྒོས 或 ལྷག་པར 〔副〕尤其，更加，特别。

སྒྱིག་གུ 或 སྒྱིའུ 〔名〕小口袋；钱袋，钱包。

སྒྱིང་བ 〔动〕未来式为 བསྒྱིང，过去式为 བསྒྱིངས。 打呵欠；欠伸。

སྒྱིད 同 སྒྱིད་ཁད 〔名〕膝窝；腿弯。

སྒྱིད་སྒུར 〔名〕或〔形〕腿酸；疲累。

སྒྱིད་ཁྱོལ 〔名〕跛足者；跛子。

སྒྱིད་འཁམ་པ 同 སྒྱིད་རྙམས་པ 或 སྒྱིད་ལུག་པ 〔名〕懒惰者；懈怠者。

སྒྱིད་འཁྱོལ 〔名〕或〔形〕懒惰；懈怠。

སྒྱིད་རྙམས་པ 同 སྒྱིད་འཁྱོལ 和 སྒྱིད་འཁམ་པ 与 སྒྱིད་ལུག་པ。

སྒྱིད་པ 〔名〕胫，小腿。

སྒྱིད་བུ 或 སྒྱིད་པ 〔名〕灶；支锅物，如：帐房里的三角灶或支锅的三个石头。

སྒྱིད་ལུག་པ 同 སྒྱིད་འཁམ་པ 或 སྒྱིད་རྙམས་པ。

སྒྱིའུ 同 སྒྱིག་གུ。

སྒྱུ 〔名〕奸伪，欺诈；诳（佛）。

སྒྱུ་ཐབས 〔名〕1.权变。2.欺骗的方法。3.幻术。4.巧计。

སྒྱུ་འཕྲུལ 〔名〕1.幻；幻化，变化。2.幻术，魔术。

སྒྱུ་མ 〔名〕1.虚幻，幻想。2.幻术，魔术。

སྒྱུ་མད 〔名〕1.诡计多端。2.狐狸的异名。

སྒྱུ་རྩལ 〔名〕1.幻术，艺术。2.技术，技巧。

སྒྱུག་པོ 〔名〕1.岳父。2.公公(丈夫的父亲)。

སྒྱུག་མོ 〔名〕1.岳母。2.婆婆(丈夫的母亲)。

སྒྱུར་བཀོད 〔名〕改造。

སྒྱུར་བརྗེས 〔名〕变革，改革。

སྒྱུར་རྟགས 〔名〕乘号(×)。

སྒྱུར་དེབ 〔名〕译本。

སྒྱུར་བ 〔动〕未来式与过去式为 བསྒྱུར。为 འགྱུར་བ 的他动式。1.变换，转变。2.翻译。3.染色。4.支配，驾驶。5. སྒྲ་སྙན་བསྒྱུར་བ 演奏。

སྒྱུར་བྱེད 〔名〕1.译师。2.引导者。3.癸亥年。

སྒྱུར་མིང 〔名〕译名。

སྒྱུར་རྩིས 〔名〕乘法。

སྒྱུར་ཡིག 〔名〕译文。

སྒྱེ 〔名〕口袋。

སྒྱེ་བོ 〔名〕1.驼背。2.口袋。

སྒྱེ་མོ 〔名〕口袋，皮袋。

སྒྱེ་ཚེ 〔名〕褡裢(人背的)。

སྒྱེད་པ 同 སྒྱེད་བུ。

སྒྱེའུ 〔名〕小袋。

སྒྱེལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྒྱེལ。为 འགྱེལ་བ 的他动式。1.摔倒，绊倒。2.颠覆，推翻。

སྒྱོ་བ 为 སྒྲོ་བ 的古字 〔名〕大袋，大皮袋。

སྒྱོགས 〔名〕大炮。

སྒྱོགས་ཁྲ 〔名〕炮靶，炮艇。

སྒྱོགས་ཐལ 〔名〕炮灰。

སྒྱོགས་མདེའུ 或 སྒྱོགས་རྡོ 〔名〕1.炮弹。2.石炮弹(飞石)。

སྒྱོགས་མདེལ 〔名〕炮弹。

སྒྱོགས་དམག 〔名〕炮兵。

སྒྲ 〔名〕1.声，声音，声调，音节。2.字；词。3.语言。

སྒྲ་སྤེལ 〔动〕播送，传声。

སྒྲ་སྒྲགས་པ 〔动〕发声。

སྒྲ་འགོག 〔名〕隔音。

སྒྲ་རྒྱུ 〔名〕音素。

སྒྲ་སྒྱུར 〔名〕译音，音译。

སྒྲ་སྒྲིག་པ 〔语〕配音。

སྒྲ་སྒྲ 〔形〕1.丛丛。2.褴褛。

སྒྲ་སྒྲོགས་པ 〔语〕1.发声。2.宣布，宣称。3.著称。

སྒྲ་གཅན་གདོང་གི་སྐར་མ 〔名〕罗睺星。

སྒྲ་ཆད་པ 〔语〕声绝，声断，未闻。

སྒྲ་ཆེ 〔名〕1.声音大，大声。2.同 གྲགས་ཆེ 声誉卓著，有名声者。

སྒྲ་སྙན 〔名〕1.回声，回响，回音。2.音乐，乐器，悦耳之音。

སྒྲ་ཏོག 〔名〕弹舌，弹舌声。

སྒྲ་གཏོང་བ 〔语〕播音。

སྒྲ་རྟགས 〔名〕音标。

སྒྲ་དག་པ 〔形〕语音正确，语音清晰。

སྒྲ་གདངས 〔名〕音调。

སྒྲ་མདའ 〔名〕响箭，鸣镝。

སྒྲ་ཕབ་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕录音机。

སྒྲ་དབྱངས 〔名〕声调；音韵；声韵。

སྒྲ་འབྱིན་པ 〔名〕1.象。2.鸿雁。〔动〕1.叫唤，呻吟，狂叫。2.使发声。

སྒྲ་སྦྱོར 〔名〕或〔动〕拼音.

སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེ 〔名〕拼音文字。

སྒྲ་མི་སྙན 〔名〕北拘卢洲(佛家臆想中的四洲之一)。〔形〕刺耳之音。

སྒྲ་ཚད 为 སྒྲ་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ 的缩写〔名〕声明与因明。

སྒྲ་ཚིགས 〔名〕音节。

སྒྲ་འཛིན 〔名〕 耳朵的别名。

སྒྲ་ཙུར་ཙུར 〔名〕 杂音；噪音。

སྒྲ་རིག་པ 〔名〕 声明学(语音文字学、语法学等)。

སྒྲ་རིམ 〔名〕 音阶。

སྒྲ་རླབས 〔名〕 音波，声波。

སྒྲ་ལས་བྱུང་བ 〔名〕 名词(由音而生)，语词。

སྒྲ་བཤད་པ 〔名〕 训诂(根据声音解释意义)。

སྒྲ་གསལ 〔形〕 发音清晰。

སྒྲགས 〔动〕 1.结合，联合。2.同 སྒྲིལ་བ。 3.为 སྒྲོག་པ 的命令式。

སྒྲང་བ 〔动〕 未来式为 བསྒྲང，过去式为 བསྒྲངས，命令式为 སྒྲོངས。1.列举，枚举。2.计算，盘点。

སྒྲིག་ཁྲིམས 〔名〕 纪律。

སྒྲིག་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས 〔名〕 宪章，典章制度。

སྒྲིག་བཅོས 〔名〕 整修。

སྒྲིག་ཆ 〔名〕 装置，布置。

སྒྲིག་ཆས 〔名〕 装备，设备。

སྒྲིག་ཆས་སྤྲས་པ 〔語〕 装备。

སྒྲིག་པ 〔动〕 未来式为 བསྒྲིག，过去式为 བསྒྲིགས，命令式为 སྒྲིགས。为 འགྲིག་པ 的他动式。1.编排，编辑。2.整理，排列，布置，安排。

སྒྲིག་སྦྱོར 〔名〕 安装，装备；装配，装置。

སྒྲིག་འཛུགས 〔名〕 组织。

སྒྲིག་གཞི 〔名〕 建制；机构。

སྒྲིག་ཡིག 〔名〕 章程。

སྒྲིག་ལམ 〔名〕 1.规矩，秩序；纪律。2.法律，制度。3.习惯。

སྒྲིག་གཤོམ 〔名〕 陈列。

སྒྲིག་སྲོལ 〔名〕 规章。

སྒྲིག་སྲོལ་ལམ་ལུགས 〔名〕 规章制度。

སྒྲིགས 〔动〕 为 སྒྲིག་པ 的命令式。

སྒྲིགས་བཀོད 〔名〕或〔动〕布置，设施，措施。

སྒྲིགས་དབྱུང 〔名〕开除。

སྒྲིན 〔动〕未来式及过去式为 བསྒྲིན，命令式为 སྒྲིན。相比；比较；竞赛；竞争；较量。

སྒྲིན་པ 〔名〕智者；敏捷；伶俐。

སྒྲིན་པོ 〔形〕1.精巧，巧妙。2.敏捷，伶俐。3.勤奋，努力。

སྒྲིབ་ཆག 〔名〕减少，折扣，跌价。

སྒྲིབ་པ 〔名〕障(佛)，障蔽，业障。〔动〕未来式为 བསྒྲིབ，过去式为 བསྒྲིབས，命令式为 སྒྲིབས。为 གྲིབ་པ 的他动式。障蔽，蒙蔽，使黑暗，沾污。〔形〕黑暗的。

སྒྲིབས 〔动〕为 སྒྲིབ་པ 的命令式。

སྒྲིམ་པ 〔动〕未来式为 བསྒྲིམ，过去式为 བསྒྲིམས，命令式为 སྒྲིམས。1.扭结，拧，压挤。2.鼓劲，奋勉。

སྒྲིམ་པོ 或 སྒྲིམ་པ་པོ 〔名〕1.搓者，拧者，鼓劲者。2.心智；明智者。〔形〕勤奋；搓紧的。

སྒྲིམ་ལྷོད 〔名〕或〔形〕松紧。

སྒྲིམས 〔动〕为 སྒྲིམ་པ 的命令式。

སྒྲིལ་ཁ 〔名〕扭结在一起的，卷在一起的，卷拢的一块。

སྒྲིལ་ཐ 〔名〕卷烟。

སྒྲིལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྒྲིལ。为 འགྲིལ་བ 的他动式。滚；卷；缠；包；绕。

སྒྲུག་པ 〔动〕未来式为 བསྒྲུག，过去式为 བསྒྲུགས，命令式为 སྒྲུགས。1.拾起，收集，采摘，蓄积。2.砸碎。

སྒྲུགས 〔动〕为 སྒྲུག་པ 的命令式。

སྒྲུང 〔名〕故事，传奇，小说。

སྒྲུང་དེབ 〔名〕小说。

སྒྲུང་པ 〔名〕说传奇者，讲故

事者，说书人。

སྒྲུང་དཔེ 同 སྒྲུང་དེབ。

སྒྲན་པ 〔动〕 未来式及过去式为 བསྒྲན。为 འགྲན་པ 的他动式。抗衡；竞争；比较；比赛。

སྒྲུབ་བླ 同 སྒྲུབ་ཡོན 〔名〕 报酬，酬金。

སྒྲུབ་ཐབས 〔名〕 1.工作方法；做法。2.修法的仪轨(佛)。

སྒྲུབ་པ 〔动〕 未来式为 བསྒྲུབ，过去式为 བསྒྲུབས，命令式为 སྒྲུབས。为 འགྲུབ་པ 的他动式。实行；达成；达到；办；承办；做；搞；进行；制造。

སྒྲུབ་བྱ 〔名〕 论题。

སྒྲུབ་ཡོན 同 སྒྲུབ་བླ。

སྒྲུབས 〔动〕 为 སྒྲུབ་པ 的命令式。

སྒྲེ 〔动〕 未来式为 བསྒྲེ，过去式为 བསྒྲེས，命令式为 སྒྲེས。为 འགྲེ་བ 的他动式。1.类推；比照；照做。2.打滚；滚动。

སྒྲེ་ཅན 同 སྒྲེ་བོ 与 སྒྲེ་ཞུ 或 སྒྲེ་ཞུན 〔名〕 1.无头发。2.地上无草；不毛之地。3.光秃者。4.裸体。

སྒྲེ་བ 〔形〕 1.未遮盖的。2.同 སྒྲེ་ཅན。

སྒྲེ་ཞུ 或 སྒྲེ་ཞུན 同 སྒྲེ་ཅན。

སྒྲེ་ལོག 〔名〕 汹涌；水浪。

སྒྲེག་པ 〔动〕 过去式为 སྒྲེགས。嗳气；打嗝；反胃。

སྒྲེགས་པ 〔动〕 为 སྒྲེག་པ 的过去式。

སྒྲེང་སྒྲེང 〔形〕 竖立；直立；笔直；立起。

སྒྲེང་བ 〔动〕 未来式为 བསྒྲེང，过去式为 བསྒྲེངས，命令式为 སྒྲེངས。为 འགྲེང་བ 的他动式。举起；竖起；站起；站立。

སྒྲེངས 〔动〕 为 སྒྲེང་བ 的命令式。

སྒྲེན་པོ 〔名〕 1.赤贫者；贫穷

人。2.衣不遮体。

སྒྲེན་མོ 〔名〕1.贫穷的女人。2.裸体。〔形〕孤独无依，衣不遮体。

སྒྲེའུ 〔名〕小袋；小皮袋。

སྒྲེས 〔动〕为 སྒྲེ 的命令式。

སྒྲོ 〔名〕1.羽毛；翎。2.尾毛。

སྒྲོ་སྐུར 即 སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདེབས་པ 的缩写〔名〕增损（增益与损减），夸奖与贬祗，夸大与抹杀，褒与贬，抑与扬。

སྒྲོ་གུ 〔名〕1.钮扣；衣扣。2.小绳，钩带；皮带。

སྒྲོ་མདོངས 〔名〕翎，孔雀翎眼。

སྒྲོ་བ 〔名〕皮袋，口袋。〔动〕未来式为 བསྒྲོ，过去式为 བསྒྲོས，命令式为 སྒྲོས。辩论；讨论。

སྒྲོ་གཤོག 〔名〕鸟的翎翅。

སྒྲོག 〔名〕1.镣，链；铐，绊。2.鞋带，脚绊，袜带。〔动〕未来式为 བསྒྲོག，过去式为 བསྒྲོགས，命令式为 སྒྲོགས。扣上；系上。

སྒྲོག་གུ 即 སྒྲོ་གུ 〔名〕钮扣。

སྒྲོག་གདན 〔名〕围裙上角缀的锦缎。

སྒྲོག་པ 〔动〕未来式为 བསྒྲག，过去式为 བསྒྲགས，命令式为 སྒྲོགས 或 སྒྲགས。1.宣布；宣告，宣传，宣扬；公布。2.叫喊；呼唤；呻吟。

སྒྲོག་སྤེལ 〔名〕宣扬。

སྒྲོག་རིལ 〔名〕圆扣；钮扣，钮子。

སྒྲོག་རུས 〔名〕锁子骨。

སྒྲོགས 〔动〕为 སྒྲོག 或 སྒྲོག་པ 的命令式。

སྒྲོངས 〔动〕为 སྒྲོང་བ 的命令式。

སྒྲོད་པ 〔动〕为 བསྒྲོད་པ 的他动式。走动；行动。

སྒྲོན 〔动〕1.说，告诉。2.点火；点燃。

སྒྲོན་ཁེབས 〔名〕灯罩。

སྒྲོན་བརྙན 〔名〕幻灯。

སྒྲོན་སྟེགས 〔名〕灯塔；灯台。

སྒྲོན་དར 〔名〕哈达；礼帛(敬)。

སྒྲོན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྒྲོན། 1.铺设；装饰；遮盖。2.点燃；点着。

སྒྲོན་འབུ 〔名〕萤火虫。

སྒྲོན་མ 〔名〕灯；灯笼；火把。

སྒྲོན་མེ 〔名〕油灯；蜡烛。

སྒྲོན་མེ་ཤིང 同 སྒྲོན་ཤིང。

སྒྲོན་དམར 〔名〕红灯。

སྒྲོན་ཤིང 或 སྒྲོན་མེ་ཤིང 〔名〕油松木；松明。

སྒྲོབ 〔动〕1.骄傲；傲慢。2.摆架子；装腔作势。

སྒྲོབ་ཆེ་རྒྱགས 〔语〕诳相；作伪；装腔作势；摆架子。

སྒྲོབ་ཉམས 〔名〕架势；架子（指作风）。

སྒྲོབ་ཉམས་སྐྱུང 〔语〕放下架子。

སྒྲོབ་རྫུས་པ 〔语〕虚伪；虚假；诳骗。

སྒྲོམ 〔名〕箱子。

སྒྲོམ་བུ 〔名〕小箱；匣；盒。

སྒྲོལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྒྲལ། 为 འགྲོལ་བ 的他动式。1.拯救；释放；使解脱。2.救渡；渡过。

སྒྲོལ་མ 〔名〕1.度母(女神)。2.又常用作人名。

སྒྲོས 〔名〕1.唇。2.鸟喙。3.伤痕；瘢痕。4.传说；语录。〔动〕为 སྒྲོ་བ 的命令式。

སྒྲོས་མེད་པ 〔语〕1.无过失；圆满无缺。2.无伤痕。

སྒྲོས་དམར 〔名〕1.红瘢痕。2.红嘴唇。

བརྒད་པ 同 བགོད་པ 〔动〕笑；微笑。

བརྒལ་བརྟག 〔名〕辩难；答辩；质问。

བརྒལ་བ 〔动〕1.为 རྒལ་བ 的未来式和过去式。2.为 རྒོལ་བ 的未来式和过去式。

བརྒལ་ལན 〔名〕答辩，辩难。

བརྒྱ 〔数〕一百；百。

བརྒྱ་སྐོང 同 བརྒྱ་ཐམ་པ 〔数〕一百；整一百。

བརྒྱ་ཆ 〔名〕百分。

བརྒྱ་ཕྲག 同 བརྒྱ་ཐམ་པ 〔数〕一百；整一百。

བརྒྱ་བྱིན 〔名〕1.帝释；天王。2.玉皇大帝。3.(梵)因陀罗。

བརྒྱ་ལ 同 རྒྱ་ལ。

བརྒྱ་ལམ་ན 参看 རྒྱ་ལ 〔连〕万一，如果，假设。

བརྒྱག་པ 〔动〕为 རྒྱགས་པ 的未来式。

བརྒྱགས 同 བརྒྱགས་ཕྱེ 〔名〕食物；粮食；干粮。〔动〕为 རྒྱགས་པ 的过去式。

བརྒྱང་བ 〔动〕为 རྒྱོང་བ 的未来式。

བརྒྱངས་པ 〔动〕为 རྒྱོང་བ 的过去式。

བརྒྱད 〔数〕八。

བརྒྱད་བཀག 〔名〕谴责；呵斥；非难；申斥。

བརྒྱད་ཅུ 〔数〕八十。

བརྒྱད་པ 〔数〕第八。〔动〕谴责；呵斥。

བརྒྱན་པ 〔动〕为 རྒྱོན་པ 的未来式和过去式。

བརྒྱབ་པ 〔动〕为 རྒྱབ་པ 的未来式及过去式。

བརྒྱལ 〔动〕1.晕倒；昏倒；猝倒。2.烦劳；辛苦；劳累。

བརྒྱལ་བ 〔动〕昏厥；昏倒；休克。

བརྒྱུ 〔动〕为 རྒྱུ་བ 和 རྒྱུད་པ 的未来式。

བརྒྱུག་པ 〔动〕为 རྒྱུག་པ 的未来式。

བརྒྱུགས་པ 〔动〕为 རྒྱུག་པ 的过去式。

བརྒྱུངས་པ 同 རྒྱུངས 〔名〕骨髓。

བརྒྱུད 〔动〕1.相传；传继；传承。2.世系；后嗣；族姓。

བརྒྱུད་འགོད 〔名〕转载。

བརྒྱུད་བསྒྲགས 〔名〕转播，传达。

བརྒྱུད་མངག 〔名〕转托。

བརྒྱུད་འདྲེན 〔名〕转运。

བརྒྱུད་སྤྲོད 〔名〕传达，转送，转交。

བརྒྱུད་འབུལ 〔名〕转赠，转送。

བརྒྱུད་བཤད 〔名〕转告，转达，传达。

བརྒྱུས་པ 〔动〕为 རྒྱུ་བ 和 རྒྱུད་པ 的过去式。

བརྒྱོས་པ 〔动〕为 རྒྱོ་བ 的过去式。

བསྒག་པ 〔动〕为 སྒག་པ 的未来式。

བསྒགས་པ 〔动〕为 སྒག་པ 的过去式。

བསྒང་བ 〔动〕为 སྒང་བ 的未来式。〔名〕中间。

བསྒངས་པ 〔动〕为 སྒང་བ 的过去式。

བསྒབ་པ 〔动〕为 སྒབ་པ 的未来式及过去式。

བསྒར་བ 〔动〕为 སྒར་བ 的未来式及过去式。

བསྒུག་པ 〔动〕为 སྒུག་པ 的未来式。

བསྒུགས་པ 〔动〕为 སྒུག་པ 的过去式。

བསྒུལ་བ 〔动〕为 སྒུལ་བ 的未来式及过去式。

བསྒོ་བ 〔动〕为 སྒོ་བ 的未来式。

བསྒོང་བ 〔动〕为 སྒོང་བ 的未来式。

བསྒོངས་པ 〔动〕为 སྒོང་བ 的过去式。

བསྒོམ་པ 〔名〕静观，默察，修行。〔动〕为 སྒོམ་པ 的未来式。

བསྒོམས་པ 〔动〕为 སྒོམ་པ 的过去式。

བསྒོས་པ 〔动〕为 སྒོ་བ 的过去式。

བསྒྲེང་བ 〔动〕为 སྒྲེང་བ 的未来式。

བསྒྲེངས་པ 〔动〕为 སྒྲེང་བ 的过去式。

བསྒྲེར་བ 〔动〕为 སྒྲེར་བ 的未来式及过去式。

བསྒྲེལ་བ 〔动〕为 སྒྲེལ་བ 的未来式及过去式。

བསྒྲོག་པ 〔动〕为 སྒྲོག་པ 的未来式。

བསྒྲགས་པ 〔动〕为 སྒྲོག་པ 的过去式。

བསྒྲགས་གཏམ 〔名〕檄文，宣言。

བསྒྲགས་ཡིག 〔名〕传单，文告。

བསྒྲང་བ 〔动〕为 སྒྲང་བ 的未来式。

བསྒྲངས་པ 〔动〕为 སྒྲང་བ 的过去式。

བསྒྲད་པ 同 བགྲད་པ 〔动〕睁开，张开。

བསྒྲོལ་བ 〔动〕为 སྒྲོལ་བ 的未来式及过去式。

བསྒྲིག་པ 〔动〕为 སྒྲིག་པ 的未来式。

བསྒྲིགས་པ 〔动〕为 སྒྲིག་པ 的过去式。

བསྒྲིགས་འཛིན 〔名〕规章。

བསྒྲིན 〔动〕为 སྒྲིན 的未来式及过去式。

བསྒྲིབ་པ 〔动〕为 སྒྲིབ་པ 的未来式。

བསྒྲིབས་པ 〔动〕为 སྒྲིབ་པ 的过去式。

བསྒྲིམ་པ 〔动〕为 སྒྲིམ་པ 的未来式。

བསྒྲིམས་པ 〔动〕为 སྒྲིམ་པ 的过去式。

བསྒྲིལ་བ 〔动〕为 སྒྲིལ་བ 的未来式及过去式。

བསྒྲུག་པ 〔动〕为 སྒྲུག་པ 的未来式。

བསྒྲུགས་པ 〔动〕为 སྒྲུག་པ 的过去式。

བསྒྲུན་པ 〔动〕为 སྒྲུན་པ

的未来式及过去式。

བསྒྲུབ་པ 〔动〕为 སྒྲུབ་པ 的未来式。

བསྒྲུབས་པ 〔动〕为 སྒྲུབ་པ 的过去式。

བསྒྲེ 〔动〕为 སྒྲེ 的未来式。

བསྒྲེང་བ 〔动〕为 སྒྲེང་བ 的未来式。

བསྒྲེངས་པ 〔动〕为 སྒྲེང་བ 的过去式。

བསྒྲེས་པ 〔动〕为 སྒྲེ 的过去式。

བསྒྲོ་བ 〔动〕为 སྒྲོ་བ 的未来式。

བསྒྲོག་པ 〔动〕为 སྒྲོག་པ 的未来式。

བསྒྲོགས་པ 〔动〕为 སྒྲོག་པ 的过去式。

བསྒྲོན་པ 〔动〕为 སྒྲོན་པ 的未来式及过去式。

བསྒྲོས་པ 〔动〕为 སྒྲོ་བ 的过去式。

ང

ང 〔代〕我。〔数〕藏文五十一到五十九中间的数词，如：ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག（五十一），简称时可代五十，如：ང་གཅིག（五一），ང་དགུ（五九）。

ང་རྒྱལ 〔名〕骄傲；傲慢；自大；唯我独尊。

ང་ཅག 〔代〕我们；我等；咱们。

ང་ཉིད 〔代〕自己，我自己，亲自，本身。

ང་ཚོ 同 ང་ཅག。

ང་འཕྱར 〔名〕自夸，自满；表现自己。

ང་ཡི་བ 参看 བདག་གི་བ 〔代〕我的，我的东西。

ང་རོ 〔名〕1.音。2.大声，如：狮、虎的吼叫声。3.声调。4.韵母；梵文字头上用的音号“•”的名称。

ངག 〔名〕语言，声调。

ངག་དཀྱུས 〔名〕俗语，一般语言。

ངག་སྦྱར 〔名〕背诵。

ངག་ཁྲིད 〔名〕口授。

ངག་འཁྱལ 同 ངག་འཆལ 〔名〕狂言，乱语，谵语。

ངག་རྒྱུན 〔名〕口传，口头传说。

ངག་འཆལ 同 ངག་འཁྱལ。

ངག་སྙན 〔名〕1.雅语，悦耳的话。2.诗的语言。3.杜鹃。

ངག་ཐོག 〔名〕口头上。

ངག་འདོན་ཚིགས་བཅད 〔名〕口诀。

ངག་འཛོན 〔形〕语言流畅，长于辞令。

ངག་བསྔམ་རྒྱ་དན་ཞུ་བ 〔语〕默哀。

ངག་སྐྱེ་བརྟོལ་བ 〔语〕无耻之言；卤莽之言；无稽之谈；无意义之乱说。

ངག་སྦྱོར 同 ཚིག་སྦྱོར 〔名〕修辞，语序，造句。

ངག་ཚབ 〔名〕1.文字。2.代言。3.陈述中的要点。

ངག་ནོར 〔语〕失言，失口，爽约。

ངང 〔名〕1.本性，天性。2.同 ངང་ཚུལ。

ངང་རྒྱ 〔名〕1.灰鹅。2.雁。3.水鸭。

ངང་གིས 〔副〕自然而然地，天然地，本性地。

ངང་རྒྱུད 〔名〕禀性，性情，脾性。

ངང་རྒྱུད་འཇམ་པོ 〔形〕和蔼。

ངང་རྒྱུད་རིང་པོ 〔形〕耐心。

ངང་སྒུག 〔名〕等待，等候。

ངང་ཅན 〔名〕天才，禀性，天性。

ངང་ཐུང 〔形〕急性，性躁，易怒。

ངང་པ་སེང་མགོ་ཅན 〔名〕狮头鹅。

ངང་པ 〔名〕天鹅，鹅。

ངང་མོ 〔名〕雌鹅。

ངང་ཚུལ 〔名〕1.天性，性情，性质。2.情态。

ངང་བཟང 〔形〕本性善良，性质优良，品行善良。

ངང་རིང 〔形〕1.性情温和，心量宽大，天君泰然，忍耐性强。2.同 ངང་རྒྱུད་རིང་པོ。

ངང་སེར 〔名〕1.鸳鸯。2.黄鸭。3.杏黄色。

ངད 〔名〕1.香味，气味。2.气氛。

ངན་སྐུལ 〔名〕煽动，煽惑，策动，教唆，唆使。

ངན་ཁག་ཕྱི་བ 〔语〕诬赖。

ངན་གྱུར་པ 〔名〕蜕化分子。

ངན་དགུ 同 ངན་པ་དགུ་ཚོད

〔名〕多恶，万恶。

ངན་འགྱུར 〔名〕恶化，蜕化。

ངན་འགྲོ 或 ངན་སོང 〔名〕恶趋，恶道（佛教以地狱、饿鬼、畜生为三恶趣或三恶道）。

ངན་རྫོན 〔形〕粗滥，简陋，简朴，低劣。

ངན་རྫུས 同 ཐབས་རྫུས……ངན་པ 〔名〕阴谋，诡计。

ངན་ཐབས 同 ངན་གཡོ 〔名〕恶计，诡计。

ངན་འཁྱུད 〔形〕恶，不善，怙恶不悛。

ངན་པ 〔形〕坏的；丑恶；卑劣；腐败，粗鄙。

ངན་པ་དགུ་ཚང 同 ངན་དགུ。

ངན་པ་དགུ་འཛོམ 〔语〕万恶，五毒俱全。

ངན་པར་འགྱུར་བ 〔语〕变坏（腐化变质），蜕化。

ངན་སྤེལ 〔名〕散布坏的。

ངན་སྤྱོད་ཅན 〔名〕坏分子。

ངན་འབྲས 〔名〕恶果，恶报，后果。

ངན་འབྲེལ 〔名〕勾引，勾结，勾搭。

ངན་སྨྲས 亦作 ངན་སྨྲ 〔名〕恶言，诅咒，邪说，咒骂。

ངན་གཡོ 同 ངན་ཐབས。

ངན་རུལ 〔名〕腐朽，腐化。

ངན་རུལ་ཆགས་པ 〔语〕腐化，堕落。

ངན་རེངས 〔形〕顽固。

ངན་རོགས 〔名〕帮凶，同伙。

ངན་ལམ 〔名〕1.恶习，行为卑鄙。2.歧途。

ངན་ཤུགས 〔名〕气焰，邪气，气势。

ངན་ཏོས 〔语〕极恶，极毒，极坏。

ངན་སེམས 〔名〕祸心，坏心，狠心，恶意。

ངན་སེམས་ཁོག་བཅང 〔语〕恶意，心怀不善。

ངན་སོང 参看 ངན་འགྲོ。

ངན་སློང 〔名〕煽动，蛊惑。

ངན་སློབ 〔名〕唆使，教唆。

ངན་ལྷུང 〔名〕堕落。

ངན་ལྷུང་ཁོག་རུལ 〔语〕腐朽堕落。

ངམ་གྲོག 同 གཡང་ས 〔名〕深谷；悬岩；险阻。

ངམ་མཐོང་ཅན 〔名〕傲慢者；装腔作势者。

ངམ་གཉན 〔形〕凶恶可畏，面目狰狞。

ངམ་པ 〔名〕1.傲慢。2.深谷。

ངམ་རིང 〔名〕昂仁（西藏日喀则地区的一个县）。

ངམ་ཤུགས 〔名〕1.凶恶可畏；自力。2.同 རང་ཤུགས。

ངར 〔名〕1.力量；威力；威猛；干劲。2.前部，前面。

ངར་སྐད 同 ངར་སྒྲ 〔名〕吼叫声，呼啸声，咆哮声。

ངར་སྐད་སྒྲོག་པ 〔语〕咆哮，大声呼啸。

ངར་སྒྲ 同 ངར་སྐད。

ངར་ཅན 〔形〕有体力的，强有力的；雄纠纠的。

ངར་ལྕགས 〔名〕钢铁。

ངར་ལྕགས་ལྷད་མེད 〔名〕纯钢。

ངར་ཆ 〔名〕1.锐利，锋利。2.威猛有力。

ངར་གདོང 〔名〕外胫，胫骨。

ངར་མདོག 〔名〕骄色，悍容；厉色。

ངར་སྣབས 〔名〕鼻涕，痰唾。

ངར་བ 〔名〕1.硬度（钢）。2.体力。3.冷风，霜。〔形〕刚强，精壮，坚韧，勇猛。

ངར་བོ 〔形〕凶猛，猛烈，大力，凶恶，残酷。

ངར་འཛིན 〔名〕1.或 བདག་འཛིན 我执（佛）。2.自私自利。3.自以为是。

ངར་ཞུམ 〔名〕畏怯，傲心减退，锐气挫损。

ངར་ག་ཆེ་བ 〔语〕刚烈。

ངར་ག་སློང་བ 〔语〕鼓舞，鼓动。

ངར་ཤུགས 〔名〕干劲，劲头，锐气，斗志，魄力。

ངར་སེམས་བསྒྲིམས་པ 〔语〕振作精神。

ངལ་ཁྱེན 〔名〕肺痨，白癞，疲劳(病)。

ངལ་སྐྱེན 〔名〕疲乏，疲劳。〔形〕易疲劳的。

ངལ་རྟེགས 〔名〕顶棍(负物人休息时用以支架所负物的棍子)。

ངལ་དུབ་པ 〔形〕劳累，疲乏，极度疲劳。

ངལ་འཚོད 〔形〕疲倦，疲乏。

ངལ་བ 同 ངལ་དུབ་པ。

ངལ་རྩོལ 〔名〕劳动。

ངལ་རྩོལ་པ 〔名〕劳动者。

ངལ་འཚོ་བ 同 ངལ་གསོ་བ 〔语〕1.休息，歇息，歇乏。2.休养，疗养。

ངུ་བ 〔动〕过去式和命令式为 ངུས。哭，哭泣。

ངུ་ཟོ་དགོད་པ 〔语〕连哭带笑。

ངུ་འབོད 〔名〕哭嚎，嚎叫。

ངུ་ཤུམ་འཛེར་འཛེར 〔形〕哭哭啼啼。

ངུ་ནོར་བ 〔语〕哭了。

ངུད་མོ 〔名〕呜咽，哀泣，悲哀。

ངུར་ཀ 〔形〕火红色，鲜红。

ངུར་ཁམ 〔形〕杏黄色，金黄色。

ངུར་འཁུན་པ 〔语〕哭叹，哀泣，抽咽。

ངུར་སྒྲ་ཅན 〔名〕1.打鼾者。2.猪、猫或牦牛的别称。

ངུར་པ 〔名〕1.水鸭，黄鸭。2.鸳鸯。3.鼾声。

ངུར་བ 〔动〕吼，鸣(如猪、牦牛等)。

ངུར་སྨིག 〔形〕红黄色，藏红花色。

ངུར་རྡིལ 〔名〕绿头野鸭。

ངུས 〔动〕为 ངུ་བ 的过去式和

命令式。

ངེད 也作 ངེད་རང 〔代〕我，我自己。

ངེད་ཅག 同 ངེད་ཚོ、ངེད་དག、ངེད་རྣམས 都是 ངེད 的多数词〔代〕我们，我等。

ངེད་ཉིད 〔代〕我自己，我本人。

ངེད་རང 参看 ངེད。

ངེས་མཁོ 〔名〕必需。

ངེས་གྲོལ 〔名〕解脱，决定解脱(佛)。

ངེས་ཅན་ཞིག 〔语〕一定的。

ངེས་བརྗོད 〔名〕定义，定诠，实说，界说。

ངེས་གཏན 〔形〕一定，确定，确切。

ངེས་དོན 〔名〕真义，胜义，绝对真理，了义(佛)。

ངེས་སྣང 〔名〕相似物，事物之相似部分，相似点。

ངེས་པ 〔名〕无疑，真实。〔动〕记，铭记，决定。

ངེས་པར 〔副〕的确，必定，必然，一定，决定。

ངེས་པར་དུ 同 ངེས་པར。

ངེས་པོ 〔形〕确切的，确凿的，真实的，一定的，必定的，不能免的。

ངེས་འབབ 〔名〕1.落实，实得。2.事实，真实的事。

ངེས་མེད 〔名〕不一定，没有准的，或许。

ངེས་མེད་ཐོལ་རྒྱུད 〔语〕游击。

ངེས་མེད་ཐོལ་རྒྱུད་ཚོ་ཁག 〔名〕游击队。

ངེས་ཚིག 同 ངེས་བརྗོད 〔名〕真义，真实的说明。

ངེས་ལེགས 〔名〕1.决定胜(佛)。2.真好，实在好。

ངེས་སྲོལ 〔名〕定律。

ངོ 〔名〕1.脸，容貌，风采，脸色，面容。2.表面。

ངོ་ཆུང་ཅན 〔语〕单独，独身一人。

ངོ་སྐོག 〔形〕公开与秘密；阴阳；里外。

ངོ་སྐལ 〔名〕本份；自己应得的一份。

ངོ་བསྐྱེད་པ 〔语〕增长；繁盛；生长。

ངོ་ཁེབས 〔名〕1.妇女遮脸的罩子。2.面罩。3.盔檐。

ངོ་ཁྲལ 〔名〕人口税。

ངོ་གར 〔语〕面上，在脸上。

ངོ་གྲངས 〔名〕件数；实数。

ངོ་དགའ 同 ངོ་བསྟོད 〔名〕1.谄媚；阿谀；奉承。2.赔不是，道歉。3.夸奖。

ངོ་དགའ་ཕྱོགས་འཛིན 〔语〕徇情偏袒。

ངོ་རྒོལ 〔名〕反对，反抗。

ངོ་ཆེ 〔名〕情面大，有势力。

ངོ་ཆེན 〔名〕1.有势力的人。2.讲情面的人(对己)。

ངོ་ཆེན་སློང 〔语〕讲情，求情。

ངོ་བཤུས་པ 〔动〕归顺，归附；看情面。

ངོ་བསྟོད 〔名〕1.赞扬，表扬。2.恭维，奉承。

ངོ་ཐུག་པ 〔语〕1.会晤；会面。2.对齐，对质。

ངོ་ཐོག 〔副〕真的；实在的。〔名〕目前，现今。

ངོ་གདོང 〔名〕面目。

ངོ་བརྙ་བ 〔动〕毁谤；损害，轻侮。

ངོ་ནག 〔名〕黑脸，面黑。

ངོ་ནག་པ 〔名〕怒容；愁容；板着面孔，生气，不愉快的表情。

ངོ་གནག་པ 同 ངོ་ནག་པ。

ངོ་གཙོངས་པ 〔语〕羞惭，羞愧；追悔。

ངོ་སྣུམ 〔名〕润面油。〔形〕容光焕发，面色红润。

ངོ་སྤྲོད 〔动〕介绍，引荐，解释；说明。

ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ 〔名〕介绍信。

ངོ་བོ 〔名〕自性；本性；本质，性质，实质。

ངོ་བོ་ཉིད 同 ངོ་བོ。

ངོ་བོ་ཉིས་རྩེག་རང་བཞིན〔名〕二重性。

ངོ་བོ་གཏན་ཁེལ〔名〕定性。

ངོ་བྲངས་པ 同 ངོ་ལེན་པ。

ངོ་འབག〔名〕假面具。

ངོ་མ〔形〕1.原始的，真的，真实的。2.正式的，具体的。

ངོ་མ་སྲོས་པ〔语〕面容未改，容貌未变，风韵犹存。

ངོ་ཤི་ཚེད་པ 同 ངོ་ཤི་སོད་པ 或 ངོ་ཤི་བསྒྲོག་པ〔语〕听从，面情软；打不开情形；不违反；不能拒绝或反对。

ངོ་ཤི་རྟག་པ〔语〕1.不坚定；踟蹰。2.喜怒无常。

ངོ་ཤི་སོད་པ 同 ངོ་ཤི་ཚེད་པ 或 ངོ་ཤི་བསྒྲོག་པ。

ངོ་ཤི་བསྒྲོག་པ 同 ངོ་ཤི······ཚེད་པ 或 ངོ་ཤི་སོད་པ。

ངོ་ཤིག〔名〕大胆，鲁莽。

ངོ་མེད་སྐྲག་མེད〔语〕1.态度不变(无论公私)。2.坦白的；正直的；光明磊落的；毫不隐讳；直爽。

ངོ་དམན་པ〔语〕1.面子小，势力小。2.惭愧。

ངོ་ཚ〔名〕羞惭，羞愧，害羞。

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད〔语〕厚颜无耻。

ངོ་ཚབ 同 སྐུ་ཚབ〔名〕代表，代理人。

ངོ་མཚར〔名〕稀有，稀奇，稀罕，奇怪，珍奇，珍贵。

ངོ་མཚར་ཆེ་བ〔语〕精采，珍奇。

ངོ་ཟུམ〔语〕含怒，含嗔，皱眉，发愁，愁眉苦脸，呆痴样。

ངོ་ཡིབ་པ〔动〕腼腆，害羞。

ངོ་རེ་ཚ〔形〕羞，羞愧，惭愧。

ངོ་ལེན་པ〔动〕认识，承认，接受。

ངོ་ལོག〔名〕1.反抗，叛变，背叛。2.翻脸，变脸。

ངོ་ལོག་པ〔名〕叛逆者，叛徒，反抗者。

ངོ་ལོག་བྱེད་པ〔语〕叛变。

ངོ་ལོག་དམག 〔名〕叛军。

ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག 〔语〕叛乱。

ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་སློང་…… མཁན 〔名〕叛匪，煽动叛乱者。

ངོ་ལོག་གཡོ་ཚོང 〔语〕叛卖。

ངོ་ཤེས 〔名〕朋友；熟人。

ངོ་ཤེས་པ 〔名〕认识者，相识者；知晓者；熟悉者。〔动〕认识；知晓。

ངོ་བཤུས 〔名〕照原本抄袭的副本；抄袭的抄本。〔动〕抄袭。

ངོ་སོ 〔名〕1.喜悦，喜欢。2.面子。

ངོ་སྲུངས 参看 ངོ་བསྲུང。

ངོ་བསྟོད་གང་ཐུབ་བྱེད་པ 〔语〕大献殷勤，尽力献殷勤。

ངོ་བསྲུང 亦作 ངོ་སྲུངས 〔名〕1.顾面情。2.卫士。

ངོག་ན 〔语〕（古）如果去，如果走。

ངོགས 同 འགྲམ。

ངོམ་པ 〔动〕过去式为 ངོམས。满足；满意；自夸；自恃；甘心。

ངོམས་པ 〔动〕为 ངོམ་པ 的过去式。

ངོར་འཕྱ་བ 〔语〕当面讥讽。

ངོས 〔名〕表面；边沿；侧面；旁边。

ངོས་སྤྲོད་པ 〔动〕会晤；使会面；介绍；使了解。

ངོས་མི་ལེན་པ 〔语〕抵赖。

ངོས་འཛིན་པ 〔动〕认识。

ངོས་བཞི 〔名〕四平面；四面；四等边。

ངོས་ཟིན་པ 同 ངོས་འཛིན་པ。

ངོས་ལེན 〔动〕自白；承认。

ངོས་ཤུས 参看 ངོ་བཤུས。

ངོས་སུ 〔副〕1.公开的；显然的。2.确实的；真诚的。3.旁边。

དངགས་སྙན 参看 ངག་སྙན。

དངང་བ 〔动〕过去式为 དངངས。1.气促，喘不出

气。2.受惊，恐惧。

དངངས་སྐྲག 〔名〕惊恐，恐惧，恐怖。

དངངས་པ 〔动〕为 དངང་བ 的过去式。

དངངས་འཚབ་སྐྱེ་བ 〔语〕慌张。

དངན་འཐེན་པ 〔语〕1.滥用；抵赖。2.借物不还；拖欠。

དངར་བ 或 དངར 〔形〕1.甘旨，甘美。2.有时代 མངར 甜。〔动〕排列，如：ཚར་དུ་དངར་བ 排列成行，一系列。

དངུད་མོ 同 ངུད་མོ。

དངུལ 〔名〕1.银。2.钱。

དངུལ་སྐུད 〔名〕银线，银丝。

དངུལ་ཁ 〔名〕银矿。

དངུལ་ཁང 〔名〕银行。

དངུལ་ཁུག 〔名〕荷包，钱包。

དངུལ་མགར 〔名〕银匠，银工。

དངུལ་སྒོར 〔名〕银元，硬币。

དངུལ་ཆད་པ 〔语〕亏欠，欠款。

དངུལ་ཆུ 〔名〕水银。

དངུལ་གཉེར 〔名〕出纳，管钱的人。

དངུལ་གཏོང་བ 〔语〕交款，付款，贷款。

དངུལ་རྡོ 〔名〕银砂，银矿石。

དངུལ་སྤྲོད་པ 〔语〕付款。

དངུལ་སྤྲོད་འཛིན་ཤོག 〔语〕支票。

དངུལ་ཕོགས 〔名〕薪金，工资。

དངུལ་བུན 〔名〕贷款。

དངུལ་རྨིག 〔名〕银锭，元宝，如：དངུལ་རྟ་རྨིག་མ 马蹄宝。

དངུལ་འཛིན 〔名〕票据，支票，存款折。

དངུལ་ཞལ 〔名〕1.玄精石(药)。2.银色的露水。

དངུལ་ར 〔名〕欧拉(甘肃省玛曲县的一个公社)。

དངུལ་ལོར 〔名〕货币，钞票。

དངུལ་ཞིལ་མ 〔名〕碎银，

零钱。

དངུལ་སྲང 〔名〕银两。

དངུལ་གསོག་པ 〔语〕储蓄，存款。

དངོ 〔名〕1.同 ངོགས 边沿，河岸。2.同 གྲིའི་སོ 刀锋。3.鞭鞘。

དངོ་བཟོ་བ 〔名〕 1.皮匠。2.鞋匠。

དངོམ་ཆེ་བ 〔语〕 1.骄傲。2.威严。3.灿烂。

དངོམ་པ 〔名〕光耀，光荣，光辉，威风。

དངོས 〔形〕1.原始的；真实的；固有的；真的；绝对的；具体的。2.亲自；直接；亲身。

དངོས་ཀུན 〔名〕1.一切事物。2.万物。

དངོས་སྐྱེས 〔名〕赠人的礼物。

དངོས་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར 〔名〕直辖市。

དངོས་ཁམས 〔名〕物理。

དངོས་གྲངས 〔名〕正数。

དངོས་གྲུབ 〔名〕1.成就，梵语作：悉地，指修行的成就(佛)。2.完美；优美；上品。3.智慧才能。

དངོས་འགལ 〔名〕1.矛盾。2.正相违反。

དངོས་བརྒྱུད 〔名〕正统。

དངོས་སྒྲུབ 〔名〕实干。

དངོས་ཆས 〔名〕物品(生活资料)；财产；消费品。

དངོས་གཉེན 〔名〕直系亲属。

དངོས་གཏོགས 〔名〕直属。

དངོས་རྟགས 〔名〕正号(+)。

དངོས་བསྟན 〔名〕亲自指点；直接指出；显露。

དངོས་འཐབ 〔名〕实战。

དངོས་གནས 〔形〕实际；实在；真的；真实；确实。

དངོས་པོ 〔名〕1.物质，物资，财产。2.事物；事实；东西。

དངོས་དཔང 〔名〕证物；物证。

དངོས་སྤྱོད 〔名〕应用。

དངོས་ཕན 〔名〕实用，现实。

དངོས་བྲིས 〔名〕写实，写照。

དངོས་འབྲེལ 〔名〕实际，实在，真实，现实。

དངོས་སྦྱོང 〔名〕实习。

དངོས་མ 〔名〕自然出产物. 〔形〕原始的，自然的。

དངོས་མིང 〔名〕事物的真名或原名，固有名称，专名。

དངོས་མྱོང 〔语〕1.亲身体验。2.直接感受。3.亲尝。

དངོས་གཙང 〔形〕纯洁，纯真，纯洁的本质。

དངོས་གཙོ 〔名〕唯物。

དངོས་གཙོའི་རྩོད་སྒྲུབ་རིག་པ 〔名〕唯物辩证法。

དངོས་རྫས 〔名〕物资；物质，实物。

དངོས་ཞུགས 〔名〕出席。

དངོས་གཞི 〔名〕1.事物的基础，事物本身。2.主题，本题，正题，正规，正式。

དངོས་ཟོག 〔名〕物资，物品。

དངོས་ཟོག་སྔོན་མངག 〔语〕订货。

དངོས་གཟུགས 〔名〕物体。

དངོས་རིགས 〔名〕物品，东西。

དངོས་ཤུགས 〔名〕物力，财力，直接或间接，公开或隐蔽（公开的和变相的）。

དངོས་སློབ 〔名〕1.亲授弟子。2.亲传的学徒、门徒或学生。

མངག་བཅོལ 〔名〕委托，寄托；嘱附。

མངག་ཉོ 〔名〕订购；预订；预购。

མངག་གཏམ 〔名〕叮咛，口信。

མངག་གཏོང 〔名〕委派。

མངག་གཏོང་ཁང 〔名〕派出所。

མངག་པ 〔动〕未来式为 མངག，过去式为 མངགས，命令式为 མངོགས。1.派；派遣；调动。2.委任，委托。

མངག་ཚབ 〔名〕代表，代理人，领主代理人。

མངག་གཞུག 〔名〕使役；仆人；侦探；使者；奴隶。

མངགས་པ 〔动〕为མངག་པ的过去式。

མངན་བརྗོད 〔名〕数说过恶；列举罪恶。

མངན་པ 〔动〕1.咒骂；咒诅. 2.指责；斥责。

མངའ་ཁུལ 〔名〕辖区；领域。

མངའ་ཁོངས 〔名〕领域；版图；领土；管辖。

མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ 〔语〕管辖，领属。

མངའ་ཐང 同 དབང་ཐང 〔名〕1.权力；势力；威力。2.所有权。

མངའ་བདག 〔名〕1.领主；主人。2.统治者；所有者。

མངའ་བ 〔动〕1.获得；占有；所有；享有。2.同 ཡོད་པ。

མངའ་དབང 〔名〕权力；统治权。

མངའ་འབངས 或 མངའ་ཞབས 〔名〕属民；百姓；属下。

མངའ་ཞབས 同 མངའ······འབངས。

མངའ་འོག 〔名〕1.管辖区。2.治下；臣民；部下；属下。

མངའ་རིས 〔名〕1.阿里(指西藏阿里地区)。2.领地。

མངའ་གསོལ 〔动〕1.封赐；给权力，授权，使就位。2.祈求；称赞。

མངར་ཁམ 〔名〕杏仁(药)。

མངར་བཅུད 〔名〕糖精。

མངར་ཆ 〔名〕甜的；含有甜汁的东西。

མངར་ལྡན 〔名〕蜂蜜的别名。〔形〕具有甜味的，甜的。

མངར་བ 同 མངར་མོ 〔形〕香甜；美味。

མངར་མོ 同 མངར་བ。

མངར་ཚལ 〔名〕甜菜。

མངར་ཤིང 同 ཤིང་མངར 〔名〕甘草(药)。

མངལ། 〔名〕胎，子宫。

མངལ་ཁྲུར་བ 〔动〕怀胎；怀孕。

མངལ་ཆགས་པ 〔动〕怀胎；受孕。

མངོན་ཁྱབ 〔名〕普及，广布，遍布。

མངོན་གྱུར 同 མངོན་དུ……གྱུར་པ 〔名〕现出，公开，显示，显现。

མངོན་བཅོམ 〔名〕1.杀害。2.毁灭。

མངོན་ཆུང 〔形〕1.谦虚，拘谨。2.弱小。

མངོན་བརྗོད 〔名〕1.典故，术语的说明，藻饰语，类语。2.词藻学。

མངོན་རྟགས 〔名〕1.证据，证验，真理的表现，实据，凭证。2.标志。

མངོན་མཐོ་བ 〔名〕增上生，善趣，即天、人、阿修罗(佛)。

མངོན་པ 〔名〕对法，论藏(佛经三藏之一)。〔动〕现出，体现，表现，显露，出现。

མངོན་པར་ཆེ་བ 〔语〕很重的。

མངོན་ལྷ 〔名〕伪善，佯为，暧昧。

མངོན་འཕགས་པ 〔形〕特别高贵，显著地高贵。

མངོན་འཛིང 〔名〕明争。

མངོན་རློམ་པ 〔名〕傲慢者。〔形〕自负，自大。

མངོན་ཤེས 〔名〕1.先知，预见。2.神通。

མངོན་སུམ 〔形〕或〔名〕1.显现，实现，显露。2.现量(佛)，公开，显然，公然。

མངོན་སུམ་གྱི་རང་བཞིན 〔名〕感性。

མངོན་སུམ་འཛེམ་མེད 〔语〕公开，悍然。

མངོན་གསལ 〔形〕明显，清楚，公开，明朗。

མངོན་གསལ་དོད་པོ 〔形〕突出，显著。

རྔ 〔名〕鼓。

རྔ་ཁུལ 〔名〕驼绒；驼毛。

རྔ་ཁྲི 〔名〕鼓架。

རྔ་མཁན 〔名〕1.收割庄稼的人。2.鼓手。

རྔ་སྒྲ 〔名〕鼓音；鼓声。

རྔ་རྫོག 为 རྔ་མ་དང་རྫོག་མ 的缩写〔名〕马尾与马鬃。

རྔ་ལྕུག 〔名〕鼓槌(皮制的)。

རྔ་ཆེདས 〔名〕腰鼓队。

རྔ་ཆུང 〔名〕1.小鼓。2.小骆驼。

རྔ་ཅིག 〔名〕鼓槌。

རྔ་པ 〔名〕1.击鼓者，鼓手。2.杜鹃的别名。

རྔ་ལྤགས 〔名〕鼓皮。

རྔ་བ 〔动〕未来式为 བརྔ，过去式为 བརྔས，命令式为 རྔོས。刈，收割。〔名〕阿坝(四川省阿坝藏族自治州的一个县)。

རྔ་བོ་ཆེ 〔名〕1.大鼓；宣誉之鼓。2.名誉。3.雷的别名。

རྔ་དབྱུག 〔名〕鼓槌。

རྔ་མ 〔名〕尾；尾巴。

རྔ་མོ 同 རྔ་མོང。

རྔ་མོ་བྱ 〔名〕驼鸟。

རྔ་མོང 或 རྔ་མོ 〔名〕骆驼。

རྔ་རྩིད 〔名〕1.尾毛。2.缨毛.

རྔ་ཡབ 〔名〕拂帚；麈尾；蝇帚；拂尘(牦牛尾所制)。

རྔ་ཡུ 〔名〕鼓柄。

རྔ་ཤིང 〔名〕鼓腔；鼓的木腔。

རྔ་གསང 或 རྔ་བསངས 〔名〕鼓声。

རྔ་གསེབ 〔名〕种公骆驼。

རྔ་བསངས 参看 རྔ་གསང。

རྔན་པ 〔名〕报酬；工资；薪俸。〔动〕过去式为 བརྔན。报酬；贿赂。

རྔན་ཟླ 〔名〕收买(指人)。

རྔབ་ཧབ་པ 〔形〕贪吃；饕餮。

རྔབ་པ 〔动〕饥饿；饥不择食；贪吃。

ཛབས་རྭ 同 འཛིབ་རྭ 〔名〕角制吸血具；抽血器(医疗器械)。

ཛམ་ཐོད་པ 同ཛམ་འཐེགས་པ 〔语〕气拥塞，气喘。

ཛམ་ཛམ 〔形〕1.威严，雄纠纠。2.辉煌，灿烂。

ཛམ་བརྗིད 同 ཛམ་གཟིགས 或 ཛམ་སེམས་ཅན 〔形〕1.威严，声势，显赫，严肃。2.同 ཛོམ་བརྗིད 灿烂，壮丽，庄严，巍峨，雄伟。

ཛམ་སྟོན 〔名〕示威。

ཛམ་འཐེགས་པ 同 ཛམ་ཐོད་པ。

ཛམ་པ 〔动〕未来式为 བཛམ，过去式为 བཛམས，命令式为 ཛོམས。1.施威。2.喘气，叹气，贪图。

ཛམ་གཟིགས 同 ཛམ་བརྗིད。

ཛམ་རྩལ 〔名〕威力，威风。

ཛམ་སེམས་ཅན 同 ཛམ་.....བརྗིད。

ཛམས 同 དཔངས 〔名〕高度，深度，厚度。

ཛམས་པ 〔名〕1.奇异，惊奇，可怕。2.悲哀动情之音调。

ཛུ 即 ཟུག་ཛུ 〔名〕痛苦，疼痛。

ཛུ་མ 或 མིག་སྐྱག 〔名〕眼屎，眼眵。

ཛུབ་གཅིག 同 ཧུབ་གཅིག 〔语〕一吸，一口食。

ཛུབ་པ 〔动〕未来式为 བཛུབ，过去式为 བཛུབས，命令式为 ཛུབས。吸吮，抽，汲，吸入。

ཛུབས 〔动〕为 ཛུབ་པ 的命令式。

ཛུལ་ཁག 〔名〕血汗。

ཛུལ་ཆུ 或 ཛུལ 〔名〕汗，汗水。

ཛུལ་ཆེན 〔名〕汗，大汗。

ཛུལ་པ 〔动〕过去式为 བཛུལ。出汗，流汗，淌汗。

རྔུལ་ཞུམ་མེ་བ 〔语〕汗流浃背，汗水淋漓；汗浸；流汗。

རྔུལ་གཟན 〔名〕汗衫，内衣。

རྔེ་ཅན 〔名〕贪嗜者，贪爱者。

རྔེའུ 〔名〕1.小鼓。2.小骆驼，骆驼崽。

རྔོ 〔名〕癣(病)。

རྔོ་ཐོག 或 རྔོ་ཐོགས 〔动〕1.能；能够，如：རྔོ་ཐོག་མི་ཐོག 能不能干。2.利益。〔名〕先生（རྔོ་ཐོགས་ལགས）。

རྔོ་ནད 同 རྔོ 〔名〕癣(病)。

རྔོ་བ 〔动〕未来式为 བརྔོ，过去式为 བརྔོས，命令式为 རྔོས。1.刈；割(如割草、割麦等)。2.炒，烘。

རྔོ་ལེན་པ 〔动〕烤；炒；烙，烘。

རྔོག 或 རྔོག་མ 同 ཟེ་རྔོག 〔名〕1.鬃（རྟ་རྔོག 马鬃，ཕག་ཟེ 猪鬃）。2.冠（བྱ་ཟེ 鸡冠，རྔ་མོང་གི་ཤ་ཟེ 驼峰）。

རྔགས 〔动〕为 མངག་པ 的命令式。

རྔོད་པ 〔动〕未来式为 བརྔོད，过去式为 བརྔོས，命令式为 རྔོས。1.炒，烤，烘，煎。2.欺骗，诱惑。

རྔོད་རྫ 〔名〕炒锅，沙锅。

རྔོན་ཁྱི 〔名〕猎犬。

རྔོན་དྭགས 〔名〕猎物，猎获。

རྔོན་མདའ 〔名〕火枪，猎枪。

རྔོན་པ 〔名〕1.狩猎者，猎人，猎户。2.收割者。〔动〕未来式和过去式为 བརྔོན，命令式为 རྔོན。狩猎。

རྔམ་བརྗིད 参看 ངམ་བརྗིད。

རྔམ་ཅན 〔形〕光明，光辉，庄严，威严，显赫。

རྔམས 〔动〕为 ངམ་པ 的命令式。

རྔོས 〔动〕为 རྔ་བ 和 རྔོ་བ 及 རྔོད་པ 的命令式。

རྔོས་ཁྱེར 〔名〕皮肤病患者，

癞病患者。

ལྔ 〔数〕五。

ལྔ་གཅིག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངལ་…… རྩོལ་དུས་ཆེན 〔名〕五一国际劳动节。

ལྔ་བདུན་འགྲོ་ལམ 〔名〕五·七道路。

ལྔ་པ 〔数〕第五。

ལྔ་པོ 〔数〕五个，五者(五的包举数)。

ལྔ་བཞི་གཞོན་ནུའི་དུས་ཆེན 〔名〕五四青年节。

ལྔ་བཞིའི་ལས་འགུལ 〔名〕五四运动。

ལྔ་རིག 即 རིག་གནས་ལྔ 〔名〕 1.五明。2.精通五明者；五明学者(佛)。

སྔ 〔名〕或〔形〕 1.前，以前。2.早；初期。3.过去。

སྔ་མཁོ 〔名〕1.以前，昔时。2.首先需要，急需。

སྔ་འཁོན་ཉེ་བཞག 〔语〕怀恨在心。

སྔ་གོང 〔名〕以前；最初；往昔；初次；起初。

སྔ་དགོང 同 ནངས་དགོང 〔名〕早晚；上下午；晨昏。

སྔ་སྔོ 参看 སྔོ 〔名〕1.蔬菜。2.青草。〔形〕青；绿。

སྔ་ཆད 同 སྔོན་ཆད 〔名〕往昔，迄今，以前。

སྔ་རྗེས 〔名〕先后，前后。

སྔ་ཉམས 〔名〕早衰。

སྔ་ཉིན 〔名〕1.同 ཁ་ཉིན 前天。2.早先。

སྔ་ཏོག 或 སྔ་ཐོག 〔名〕早熟作物。

སྔ་ལྟས 〔名〕预兆，先兆，征兆，征候，预示。

སྔ་བལྟས་ཕྱི་བསམ 〔语〕瞻前顾后。

སྔ་ཐོག 〔名〕早，早前，提前。

སྔ་དྲོ 〔名〕早晨，上午。

སྔ་རྒྱབ 〔名〕前夕。

སྔ་བ 〔名〕1.黎明，清晨。2.古时，以往，过去，最先。

སྔ་ཕྱི 〔名〕或〔副〕 1.前后。2.迟早，早晚。

སྔ་ཐྲོས 〔名〕1.续前.2.剩余；做剩之工作；先前余剩者。

སྔ་བ 同 སྔ་པ。

སྔ་མ་རེས 同 སྔ་རེས。

སྔ་མའི་སྐོལ 同 སྔར་འཁྱར。

སྔ་མོ 〔名〕或〔形〕先前；以前，古时，早。

སྔ་སྨིན 〔形〕早熟。

སྔ་རབས 〔名〕古代。

སྔ་ཏུ 参看 སྔར。

སྔ་རོལ 〔名〕先前，古时，昔年，前面，过去。

སྔ་ལོ 〔名〕去年。

སྔ་ལོག 〔名〕早退。

སྔ་ཤུལ 〔名〕古迹，遗迹。

སྔ་ནོས 或 སྔ་མ་ནོས 〔语〕最早，最先，太古，前者，以前。

སྔ་སོར 〔名〕1.以前，首先。2.最初，往昔，昔时。

སྔ་བསྐབ 〔语〕 延前，如，སྔ་བསྐབ་ཕྱི་འཛོམས་དང་''' ནད་བཅོས་སྲོག་སྐྱབ 延前慈后，治病救人。

སྔག་པ 〔动〕未来式为 བསྔག，过去式为 བསྔགས，命令式为 སྔགས。赞颂，称赞，歌颂，褒扬。

སྔགས 〔名〕咒语，真言(佛)。〔动〕为 སྔག་པ 的命令式。

སྔགས་པ 〔名〕1.咒师。2.本教徒。

སྔངས་སྐྲག 同 དངངས་སྐྲག。

སྔངས་པ 〔动〕 未来式为 བསྔང，过去式为 བསྔངས，命令式为 སྔོངས。恐惧，惊慌，害怕。

སྔན 〔名〕以前，从前，往昔。

སྔམ་ཧོད་པ 同 སྔམ་པ 参看 ངམ་ཧོད་པ。

སྔར 或 སྔ་ཏུ 〔副〕预先，以前，往昔，起初。

སྔར་སྒྲིས། 参看 སྔོན་སྒྲིས།

སྔར་ཁྲིམས། 〔名〕古法律，旧法律。

སྔར་མཁོ་བཞིན། 〔语〕如前所需，和过去一样需要。

སྔར་འཁྱེར། 同 སྔ་མའི་སྲོལ། 〔名〕旧习惯，旧俗。

སྔར་རྩོལ། 〔名〕先攻，提问，答辩者。

སྔར་རྒྱུན། 参看 སྔར་ཟླས་……བཞིན།

སྔར་འཇགས། 〔形〕平安如旧。

སྔར་ཧྲགས། 或 སྔར་ཧྲུས། 参看 སྔ་ཧྲུས།

སྔར་ཕན་ཆད། 〔语〕从古至今，迄今。

སྔར་མ། 〔名〕以前，先前。〔形〕聪明，敏悟。

སྔར་ཟླས་བཞིན། 〔语〕如前，照旧，如故，如同前规。

སྔར་མེད་རྙེད། 〔语〕新发现，新获得。

སྔར་བཞིན། 〔副〕照旧，如常，依旧，依然，仍然。

སྔར་སྲོལ། 〔名〕传统。

སྔས། 〔名〕1.枕头；靠枕，靠垫，靠背。2.早，早先，以前。

སྔས་ཁེབས། 〔名〕枕巾。

སྔས་མགོ། 〔名〕枕头。

སྔས་ཧྲན། 〔名〕枕垫，枕巾。

སྔས་འབོལ། 〔名〕1.枕头。2.靠枕，卧枕。

སྔས་བརྫེངས། 〔名〕枕心。

སྔས་ཤུབས། 〔名〕枕套。

སྔུན། 参看 སྔན། 或 སྔོན།

སྔུན་བསུ། 同 སྔོན་བསུ། 〔名〕迎，接迎。

སྔུར་སྒྲ། 〔名〕鼾声。

སྔུར་བ། 〔名〕鼾，如：སྔུར་བ་འཐེན། 打鼾。

སྔོ། 〔形〕青绿色，青蓝色。〔名〕青草，青菜。

སྔོ་དཀར། 〔形〕蛋青色。

སྔོ་སྐྱ། 〔形〕青灰色，淡蓝色，月白色。

སྔོ་ཀ 〔名〕异叶青兰(药)。

སྔོ་ཀ་བྱེར 〔名〕黄荆子(药)。

སྔོ་ཤ 〔名〕大花点，头菊(药)。

སྔོ་ཤ་ཀ་ལ་ཡུ་རིང 〔名〕圆叶点头菊(药)。

སྔོ་སྦྲ་ནད་རྩེ 〔名〕列当(药)。

སྔོ་ཚ་སྲིན་ཤེར་སོ 〔名〕卷柏(药)。

སྔོ་ལྗང 〔形〕青蓝色，青绿色，翠绿。

སྔོ་ལྗང་རི་ཁྲད 〔语〕绿水青山。

སྔོ་ཕྲག་ཀ 〔名〕轮叶棘豆(药)。

སྔོ་ཐིང་ཐིང 〔形〕绿油油，郁郁葱葱，碧油油。

སྔོ་དུག་སོ་ཉུང 〔名〕白薇(药)。

སྔོ་དྲེ་ལིག 〔名〕马齿苋(药)。

སྔོ་དྲེག 〔名〕苔藓。

སྔོ་ནག 〔形〕蓝靛，铁青色，深蓝色，蓝黑色。

སྔོ་སྦྲུ་ཞུར 〔名〕俄吉秀(药)。

སྔོ་སྲིན 〔名〕甫松草(药)。

སྔོ་སྲིན་ཡོ་མ་ཆེ་བ 〔名〕水黄连(药)。

སྔོ་བ 〔动〕未来式为 བསྔོ，过去式为 བསྔོས，命令式为 སྔོས。1.变青；变绿。2.祝福；祈祷；回向(佛)。3.意欲；企图。

སྔོ་ཐན 〔名〕1.烟雾。2.山岚。

སྔོ་སྨན 〔名〕草药。

སྔོ་རྩྭ 〔名〕青草。

སྔོ་ཚལ 〔名〕青菜。

སྔོ་ཚོད 〔名〕青菜；鲜菜。

སྔོ་ཚོས 同 རམས。

སྔོ་གཟན 〔名〕青饲料。

སྔོ་བཟོ་བ 同 དཀོ་བཟོ་བ。

སྔོ་རེངས 同 སྐྱ་རེངས 〔名〕东方发白；黎明时；破晓。

སྔོ་ལུད 〔名〕绿肥。

སྔོ་ལོ 〔名〕青叶，绿叶。

སྔོ་སེང་སེང 〔形〕青葱；绿油油；蓝茵茵。

སྔོ་སྲུབ 〔名〕野棉花(药)。

སྔོ་བསངས 〔形〕青绿，灰绿，碧绿；蓝茵茵。

སྔོ་བསངས་བསངས 〔形〕蓝茵茵，碧油油。

སྔོག་འདོན 〔名〕开采；开发；挖掘。

སྔོག་པ 〔动〕未来式为 བསྔོག，过去式为 བསྔོགས，命令式为 སྔོགས。1.滋扰，骚扰；激怒。2.揭发；揭露，揭穿。3.掘出；挖出，翻找，搜查，查抄；揭开。

སྔོགས 〔动〕为 སྔོག་པ 的命令式。

སྔོངས 〔动〕为 སྔོངས་པ 的命令式。

སྔོན 〔名〕前，以前，先前。〔形〕青色，蓝色。

སྔོན་བཀོད 〔名〕预定。

སྔོན་སྐྱེས 同 སྔར་སྐྱེས 〔名〕1.先生者，兄长。2.前辈。

སྔོན་སྐྱོད 〔名〕前进。

སྔོན་འགོག 〔名〕防止，预防。

སྔོན་འབྲེལ་རྗེས་མཐུད 〔语〕前仆后继。

སྔོན་འགྲོ 〔名〕1.先导，先驱，先行，先锋，先进。2.弁言，导言，序。

སྔོན་བསྒྲགས 〔名〕预报。

སྔོན་མངག 〔名〕订货，订阅，预购。

སྔོན་མངག་མཁན 〔名〕订户。

སྔོན་ཆད 〔名〕以前，从前，古时，昔时。

སྔོན་འཇུག 〔名〕1.藏文前加字，即 ག་ད་བ་མ་འ 五字。2.置于前面之物。

སྔོན་རྟོགས་སྨྲ་བ 〔名〕先验论。

སྔོན་ཐོན 〔名〕先进。

སྔོན་དུས 〔名〕早期，先前。

སྔོན་དོན་དྲན་པ 〔语〕回忆往事。

སྔོན་དྲན 〔名〕回忆，回想。

སྔོན་བརྡ 〔名〕预报，预告。

སྔོན་པོ 或 སྔོན་མོ 〔形〕青，青蓝。

སྔོན་དཔག 〔名〕预期，预测。

སྔོན་དཔེ 〔名〕前例。

སྔོན་དཔྱད 〔名〕预测。

སྔོན་བུ 〔名〕1.蔬菜。2.白芷(药)。

སྔོན་བྱུང 〔名〕往事，历史，稗史。

སྔོན་ཐོན་པ 〔名〕先行者，先驱。

སྔོན་སྦྱོང 〔名〕预习。

སྔོན་ཆ 〔名〕首先，以前，开始，起初，前者。

སྔོན་ཆོ 同 སྔོན་མོ。

སྔོན་རྩིས 〔名〕预算。

སྔོན་ཚུད 〔名〕提前，提早。

སྔོན་ཟློན 〔名〕预防，防备，提防。

སྔོན་རབས 〔名〕前辈；古代；历代；古史(如往昔帝王本纪)。

སྔོན་རབས་པ 〔名〕前人，古代人。

སྔོན་རོལ 参看 སྔ་རོལ。

སྔོན་ལས 〔名〕前事，先业，宿业(佛)。

སྔོན་ཤེས 〔名〕先知，先觉。

སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོ 〔名〕烈士，先烈。

སྔོན་བསྡུ 同 སྔུན་བསྡུ。

སྔོས 〔动〕为 སྔོ་བ 的命令式。

བརྔ་བརྡ 〔名〕收割。

བརྔ་བརྒྱའི་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕收割机。

བརྔ་བ 〔动〕为 རྔ་བ 的未来式.

བརྔད་པ 〔动〕1.狡猾；挑弄，诱惑，欺骗。2.拔出，提出(从物中提出液汁)。

བརྔན་པ 〔动〕1.同 མཆོད་པ 祀奉，供养，孝敬。2.为 རྔན་པ 的过去式。

བརྔབ་པ 同 རྔབ་པ。

བརྔམ་པ 〔动〕为 རྔམ་པ 的未来式。

བརྔམས་པ 〔动〕1.易动感情，易怒。2.为 རྔམ་པ 的过去式。

བརྗེས་པ 〔动〕为 རྗེ་བ 的过去式。

བརྙབ་པ 〔动〕为 རྙབ་པ 的未来式。

བརྙབས་པ 〔动〕为 རྙབ་པ 的过去式。

བརྙལ་བ 〔动〕为 རྙལ་བ 的过去式。

བརྗོ་བ 〔动〕为 རྗོ་བ 的未来式。

བརྗོད 〔动〕1.收割。2.诱惑，欺骗。3.为 རྗོད་པ 的未来式。

བརྗོན་པ 〔动〕1.为 རྗོན་པ 的未来式及过去式。2.追求。3.诱惑，纵欲。

བརྗོས་པ〔动〕为 རྗོ་བ 和 རྗོད་པ 的过去式。

བསྔག་པ 〔动〕为 སྔག་པ 的未来式。

བསྔགས་བརྗོད 〔名〕赞誉，表扬，颂扬，赞扬。

བསྔགས་པ 〔动〕为 སྔག་པ 的过去式。

བསྔགས་ཚིག 〔名〕颂词，赞词。

བསྔད་པ 〔动〕为 སྔངས་པ 的未来式。

བསྔདས་པ 〔动〕为 སྔངས་པ 的过去式。

བསྔལ་བ 〔动〕眩晕，疲乏，困顿，劳累。

བསྔས་པ 〔动〕就枕，靠枕。

བསྔོ་བ 〔名〕1.祈祷，祝福。2.回向（佛）。〔动〕为 སྔོ་བ 的未来式。

བསྔོག་པ 〔动〕为 སྔོག་པ 的未来式。

བསྔོགས་པ 〔动〕为 སྔོག་པ 的过去式。

བསྔོས་པ 〔动〕为 སྔོ་བ 的过去式。

ཙ

ཙ 同 ལྕི 〔名〕(古)牛粪。

ཙ་ཀ 〔名〕爱护；保重；谨慎；小心。

ཙ་རྒུས 〔形〕弯曲；扭曲；不正。

ཙ་ཅོ 同 ཀྱ་ཅོ 〔名〕嘈杂；叫喊；喧哗。

ཙ་ཏེ 〔名〕木碗。

ཙ་འབྲི 同 ཙ་འབྲིད 〔名〕清除；打扫；抛弃。

ཙ་བོ 同 ཙ་ལག。

ཙ་ར་ར 〔象〕哗啦啦（风中雨声）。

ཙ་རེ 同 ཙར 〔副〕继续，常常，经常。

ཙ་ལག 同 ཙ་བོ 〔名〕东西；财物，用具；工具。

ཙ་ལུད 〔名〕钾肥。

ཙ་ལི་ཙེ་ལི 或 ཚ་ལི་ཚེ་ལི 〔形〕乱七八糟；不规则。

ཙག 〔数〕表示多数人称代词的词尾，如：ང་ཙག 我们；ཁྱེད་ཙག 您们，ཁོ་ཙག 他们。

ཙག་གྲུམ 同 ཚག་གྲུམ 〔名〕1.碎片（如玻璃）。2.脆骨；软骨。

ཙག་དཀར 同 ཙག་ཐོ 〔名〕水晶。

ཙག་ག 〔名〕谨慎；小心。

ཙག་གེ 〔副〕少许，稍微；一点；顷刻，不久；逐渐。

ཙག་ཙག 〔象〕嚼食物的声音。

ཙག་ཐོ 同 ཙག་དཀར。

ཙང 为 ཅི་ཡང 的缩写〔代〕任何，无论如何。

ཙང་ཏེའུ 形似 རྔ་མ་ཅེ 〔名〕手摇鼓。

ཅང་རིག 同 གྲུང་པོ 〔形〕聪明；伶俐。

ཅང་ཤེས 〔名〕1.同 རྟ་མཆོག 良马，骏马。2.全知者，无所不知的人。3.江西沟（青海省共和县的一个公社）。

ཅང་སྲིད 〔代〕1.怎样都可以。2.什么，何物。

ཅན 〔代〕藏文文法 བདག་སྒྲ 用字之一，表示“具有”、“者”、“的”、“人”等义。

ཅན་ཕོལ 〔名〕胡桃的青皮。

ཅན་ཅེ 同 ཅན་ཅེ 或 ཅ་ཅེ 〔名〕木碗。

ཅན་མ་གསོ་མ 〔名〕剑麻（一种草）。

ཅབ་ཅབ 〔象〕鼓掌声；敲物声。

ཅབ་ཅོབ 〔象〕噪杂；唧唧喳喳。

ཅམ 〔形〕慢慢，轻轻，如：ཅམ་གྱིས་འཇོག 轻轻放下；慢慢放。

ཅར 〔副〕常常，继续，有数。

ཅར་བརྡུངས 〔动〕1.捶成扁形。2.捶打，拷打。

ཅར་མར 同 རྒྱུན་མར 〔副〕连续，经常。

ཅར་རས 〔名〕围裙。

ཅར་རེ 参看 ཅེ་རེ。

ཅལ 或 ཅལ་ཅལ 〔象〕物落水面的轻击声。

ཅལ་སྒྲོག 〔名〕嘈杂，吵嚷。

ཅལ་ཅོལ 〔形〕无稽之谈，乱谈。

ཅལ་གཏམ 同 འཆལ་གཏམ 〔名〕无稽之谈，废话。

ཅས་ཅུས 参看 ཅ་ཅུས。

ཅི 〔代〕何，什么（指物），怎样，啥。

ཅི་སྐད 〔代〕什么话，何话。

ཅི་གར 〔副〕1.为何，何因，如何。2.随心所欲，随便。

ཅི་དགར 〔副〕随便，随心所欲，自由自在。

ཅི་དགུ 〔形〕一切，所有。

ཅི་ཅོག 同 ཅི་ཡོད 〔形〕一切，所有，全部，凡存在者。

ཅི་ཆ་མེད་པ 〔语〕1.不肯定。

2.不了解，不熟悉。

ཅི་ཆ་ཚོད་པ 〔语〕1.肯定。2.了解，熟悉。

ཅི་ཆོག 同 གང་བྱུང 〔语〕随便，怎样都可以。

ཅི་མཆིས་པ 参看 ཅི་དགུ。

ཅི་ལྟ་བུ 参看 ཅི་ལྟར。

ཅི་ལྟར 同 ཅི་ལྟ་བུ 〔副〕如何，何以，怎样。

ཅི་སྟེ 同 གལ་ཏེ 〔连〕假如，如果，倘若，若要，若是。

ཅི་བརྟོལ 〔形〕1.无耻。2.狂妄。3.冒失。

ཅི་བདེ་བ 〔形〕任意，随意，任凭。

ཅི་འདོད་པ 〔语〕1.希望什么，希求什么。2.所想的一切。

ཅི་འདྲ་བ 同 ཅི་ཙུག 〔副〕1.怎样，何如，如何，象什么。2.好象是，如同，完全相似。

ཅི་ནི 〔名〕白糖，白砂糖（印度语）。

ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད 〔语〕不知所措；尴尬；束手无策；彷徨。

ཅི་བྱ་ཐབས་མེད 〔语〕一筹莫展。

ཅི་མ་རུང 〔语〕1.有何不可。2.巴不得一声。

ཅི་ཙམ 〔副〕1.若干；多少。2.如何，怎样。

ཅི་ཙུག 同 ཅི་འདྲ་བ。

ཅི་ཞིག 〔代〕任何，某一个，什么。

ཅི་ཡང 或 ཅིའང 缩写为 ཅང 〔代〕任何事，无论何事。

ཅི་ཡི་དོན་དུ 同 ཅི་ཡི་ཕྱིར 〔语〕何故，什么缘故，为了什么。

ཅི་ཚོད 同 ཅི་ཙུག。

ཅི་ལ 〔副〕何故；为何，因何。

ཅི་སླད་དུ 同 ཅིའི་ཕྱིར 参看 ཅི་ཡི་དོན་དུ。

ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ 〔语〕俯首贴耳，顺从，服从命令；遵照。

ཅི་གསུང་དང་ལེན 〔语〕听从，服从。

ཅིག 〔数〕用于藏文后加字 ག་ད་བ 之后，表"一"、"一个"、"一些"、"少许"等意。〔助〕置于动词后表命令式。

ཅིག་ཅར 〔副〕1.总共；一致。2.同时，顿时，一同；一道。

ཅིག་ཅོག 同 ཅོག。

ཅིག་ཤོས 〔代〕其他；另一方，另一个，对方。

ཅིང 〔连〕用于藏文后加字 ག་ད་བ 之后，表"并且"、"及"、"而"等意。

ཅིན་ཀང་ཐེང 〔名〕（汉）金刚藤（药）。

ཅིན་ཁྲིན་ཀོང་ཇོ 〔名〕（汉）金城公主（与吐蕃尺带祖丹联婚的唐代一位公主）。

ཅིན་ཅི་ཕིན 〔名〕（汉）牵牛花；喇叭花。

ཅིན་ཡིན་ཧྭ 〔名〕（汉）金银花（药）。

ཅིའུ་ཚལ་གྱི་འབྲུ་གུ 〔名〕（汉）韭菜子（药）。

ཅིར་སྣང 〔语〕为何缘故，为啥，为何。

ཅིར་ཡང 参看 ཅི་ཡང。

ཅིས 为 ཅི 的具格〔副〕1.因何；为何；何以。2.用什么，被什么。

ཅིས་ཀྱང 为 ཅི་ནས་ཀྱང 的缩写〔语〕无论如何，无论如何也……。

ཅིས་ཏུས་ཀྱིས 参看 ཇི་ཏུས་ཀྱིས。

ཅིས་ཧྲིན་ཚའོ 〔名〕（汉）鸡肾草（药）。

ཅུ 〔数〕同 བཅུ 十，仅用于 སུམ、དྲུག、བདུན、བརྒྱད 四个有后加字的数词后。如：སུམ་ཅུ 三十，དྲུག་ཅུ 六十，བདུན་ཅུ 七十，བརྒྱད་ཅུ 八十。

ཅུ་གང 〔名〕1.石膏（药）。2.竹的内膜。

ཅུ་ལི 同 ཅོ་ལི〔名〕黄梅，梅子。

ཛུ་ཕང 〔名〕滑石。

ཛུད་ཤི 参看 ཛོད་ཤི。

ཛུད་ཤིག 同 ཛུད་ཟད་ཅིག 〔形〕少许，稍微。

ཛུད་ཟད 〔形〕少许，稍微，一点。〔副〕顷刻，不久。

ཛུན་ཚན་ཙི 〔名〕（汉）君迁子（药）。

ཛུས་སན་ཆི 〔名〕（汉）菊三七（药）。

ཛེ་ན 〔语〕为动词 ཛེ 与连词 ན 的连用形式，用于后加字 ག་ ད་བ 之后，表“若说”、“若要说”等意。

ཛེ་སྤྱང 代 ཁྱི་སྤྱང 〔名〕1.豺狼。2.豺狗。

ཛེ་ཕུ 〔名〕1.吃酒用的芦管。2.咂水管。

ཛེ་རེ 同 ཛེར་རེ 或 ཛར་རེ 〔副〕注视，瞪，目不转睛。

ཛེ་རེ་ལོང་བ 〔名〕1.瞳仁反背。2.睁眼瞎子。3.斜瞪眼。

ཛེ་རེར་ལྟ་བ 〔语〕凝视。

ཛེམ་ཛེ་ཕྱ་ལོ 〔名〕蝴蝶。

ཛེའོ 〔语〕为动词 ཛེ 与助词 འོ 的连用形式，用于后加字 ག་ད་བ 之后，表“说了”、“说也”等意。

ཛེས 〔动〕用于藏文后加字 ག་ ད་བ 之后，表“谓”、“说”、“如此说”等意。

ཛོ་ཀ 〔名〕1.灵鹊。2.亦作 སྐྱོ་ཀ 或 བཏྲ་ཀ 一种善鸣的小鸟，百灵鸟。

ཛོ་ག 同 ཛོ་ཀ。

ཛོ་གྲས 〔名〕马驹（第一次剪尾和鬃毛的马驹）。

ཛོ་ཏྲ 〔名〕头顶的发结，发辫。

ཛོ་འཛི་བ 〔名〕或〔动〕1.抗衡，毁谤。2.责骂，斥责，谴责。3.比得上，相近，赛得过，争胜，竞争。4.戏弄。

ཛོ་ནི 〔名〕卓尼（甘肃省甘南藏族自治州的一个县）。

ཛོ་རེ་གང 〔语〕一吸，一口（如一口酒）。

ཙོ་ལི 同 ཙུ་ལི。

ཙོ་ལོ་བ 同 ཐོ་རེ་བ 或 ཐ་རེ་ཐོ་རེ 〔形〕稀疏，零碎，零零散散。

ཙོག 同 ཙིག་ཙོག 〔形〕全，总共，一切，全体。

ཙོག་ཁ 〔名〕空闲；功夫，闲暇。

ཙོག་ཙོག་པ 〔名〕1.蚱蜢（西藏方言）。2.蟋蟀。

ཙོག་པུར 〔副〕笔直地，端正地，如：ཙོག་པུར་སྡོད 端坐，静坐。

ཙོག་ཐོ 〔名〕杵，石锤。

ཙོག་ཐ 同 ཙོག་རས 〔名〕一种小的帐篷。

ཙོག་ཙེ 同 ལྕོག་ཙེ 〔名〕（汉）桌子，小饭桌。

ཙོག་རས 同 ཙོག་ཐ。

ཙོང 〔名〕钟，铃。

ཙོང་ཅི 同 ཙ་ཅི 参看 ཙན་ཙེ。

ཙོང་ཙོང 〔形〕锯齿状。〔象〕小铃声。

ཙོད་ནད 同 གཙོད་ནད。

ཙོད་པ 〔名〕哀号，痛苦。

ཙོད་ཤི 或 ཅོད་ཤི 〔名〕1.（汉）君实（药）。2.寒水石（药）。

ཙོད་པན 〔名〕1.王冠，冕。2.顶髻。3.孔雀的顶毛，桂冠。

ཙོལ་ཆུང 〔形〕不重要，无谓，无用，无聊。

ཙོལ་ཐོ 〔名〕乱说，乱谈。

གཙགས་པ 〔动〕为 འཛགས་པ 的未来式和过去式。

གཙང་ཐོ 〔形〕灵敏，聪明。

གཙད་པ 〔动〕为 གཙོད་པ 的未来式。

གཙད་འབྱེད 〔名〕或〔动〕开关，开闭，开阖。

གཙན 〔名〕1.悬岩，险要之地。2.狭隘。3.税，关口税。

གཙན་ཚལ 为 གཙེན་ཚལ 的另一体〔名〕兄长。

གཙན་ཚ 〔名〕尖扎（青海省黄南藏族自治州的一个县）。

གཅན་གཟན 〔名〕食肉野兽；猛兽（如虎豹等）。

གཅན་གཟན་གཏུམ་པོ 〔名〕猛兽。

གཅམ་བུ 〔名〕1.人为的，做作。2.谄媚，如：གཅམ་བུའི་ཚིག 佞语；谎言；妄语；谀词。

གཅམ་གསག 〔名〕谄媚，阿谀，奉承。

གཅར 〔动〕为 གཅོར་བ 的未来式。

གཅར་བ 〔动〕摧毁，压伏。

གཅལ་བ 〔动〕展布，陈列，布置。

གཅི་བ 〔动〕为 གཅིད་པ 的未来式。

གཅིག 〔数〕一。

གཅིག་ཀ 〔形〕唯一，仅一；单一，一个。

གཅིག་ཧྲང 同 གཅིག་ཁོ་ན 〔形〕单独，仅仅一个。

གཅིག་ཁོ་ན 同 གཅིག་ཧྲང。

གཅིག་སྒྱུར 〔名〕统一，一致。

གཅིག་སྒྲིལ 〔名〕1.久治（青海省果洛藏族自治州的一个县）。2.统一，联系在一起。

གཅིག་ཅར 参看 ཅིག་ཅར。

གཅིག་སྡོགས 〔动〕兼，兼职，兼任。

གཅིག་ཆོད 〔名〕独断。

གཅིག་ཏུ 〔副〕总共，共同，唯一；单独，成为一体。

གཅིག་ཏུ་མེད 〔形〕异常惊讶，非常了不起。

གཅིག་མཐུན 〔形〕一致。

གཅིག་འདུ 〔名〕统一。

གཅིག་སྡུད 〔名〕集中，汇集。

གཅིག་སྡུད་བཙོན་སྒར 〔名〕集中营。

གཅིག་བསྡུས 〔名〕归纳。

གཅིག་གནས 〔名〕个位（十位以下数）。

གཅིག་པ 〔数〕一。〔形〕同样，一样；同类；相同。

གཅིག་བུ 〔形〕单独，孤独，

唯一，仅仅，单单。

གཅིག་ཕུས་དམ་བཟུང 〔语〕独占。

གཅིག་པོ 〔形〕单独，仅仅，一个。

གཅིག་སྨིན་འབྲས 〔名〕单季稻。

གཅིག་ཚིག 〔名〕单数（非复数），第一人称的单数。

གཅིག་འཛིན 〔名〕一元化。

གཅིག་རམ་གཅིག་འདེགས 〔语〕照应，配合。

གཅིག་སྒོས 参看 ཅིག་སྒོས。

གཅིད་པ 〔动〕未来式为 གཅི，过去式及命令式为 གཅིས。撒尿，小便。

གཅིན་སྐྱག 〔名〕屎尿；大小便。

གཅིན་སྐྱུར 〔名〕尿酸。

གཅིན་འགག 〔名〕小便闭塞症。

གཅིན་རྫ 〔名〕尿素。

གཅིན་སྲོལ 〔名〕流尿，小便畅通。

གཅིན་སྙི 〔名〕1.凸浊；淋症。2.遗尿症。

གཅིན་གཏོང་བ 〔语〕解手，小便。

གཅིན་གདན 〔名〕尿布。

གཅིན་ནད 〔名〕属于肾脏或泌尿系统的病。

གཅིན་པ 〔名〕小便，尿。

གཅིན་ལམ 〔名〕尿道。

གཅིན་ལུད 〔名〕尿肥。

གཅིན་ཤ 〔名〕马勃菌；马尿菌。

གཅིན་ཤོར 〔名〕遗尿症。

གཅིའུ 〔名〕小铁管，注射管。

གཅིར་བ 〔动〕挤，夹，压，榨，堆积。

གཅིལ་བ 〔动〕污损，毁坏。

གཅིས 〔动〕为 གཅིད་པ 的过去式和命令式。

གཅུ 〔动〕为 གཅུད་པ 的未来式。

གཅུ་གལ 〔形〕1.重要，专一。2.劳累。

གཅུ་དོང 〔名〕螺丝口，螺旋盒。

གཅུ་པོ 〔形〕歪曲，歪斜。

གཅུ་བ 〔动〕1.压；挤；扭；旋转。2.惩罚，责打。

གཅུ་བོ 〔形〕扭转的。

གཅུ་འཛེར 同 གཅུས་གཟེར 〔名〕螺丝钉。

གཅུགས་མཁན 〔名〕1.良友。2.友爱者。3.谄媚者。

གཅུགས་པ 〔形〕1.和睦，和好；友爱。2.坚稳；稳定。

གཅུང་པོ 〔名〕弟弟。

གཅུང་མོ 〔名〕妹妹。

གཅུད་པ 〔动〕未来式为 གཅུ，过去式为 གཅུས。1.转；扭转。2.拧；编。

གཅུད་བོར 〔动〕抛弃，放弃；拒绝。

གཅུན་པ 〔动〕约束；克制，驯伏，调伏。

གཅུར་བ 〔动〕为 འཆུར་བ 的未来式。

གཅུས་པ 〔动〕为 གཅུད་པ 的过去式。

གཅུས་ཕུར 〔名〕开关（节制器，如电灯的开关），旋钮。

གཅུས་བུ 〔名〕旋入之物，小螺丝钉。

གཅུས་གཟེར 〔名〕螺丝钉。

གཅེན་གཅུང 〔名〕姐妹，兄弟。

གཅེན་ཚལ 参看 གཅན་ཚལ。

གཅེན་པོ 〔名〕兄长，哥哥。

གཅེན་མོ 〔名〕姐姐。

གཅེའུ 参看 གཅིའུ。

གཅེར་བུ 〔形〕裸体的，赤裸裸的，赤身露体的。

གཅེར་བུར་མཐོང 〔语〕明显地见到，原形毕露。

གཅེས་ཀ་བྱེད 同 གཅེས་སྤྲས་བྱེད 〔语〕珍惜，爱惜。

གཅེས་སྐྱོང 〔名〕珍视，爱护。

གཅེས་བཏུས 〔名〕选集，选编，集要，精要。

གཅེས་བསྡུས 〔名〕收集，选

集，选编，集锦。

གཅེས་པ 〔动〕爱；抚爱；敬爱。〔形〕1.热心，热爱，亲热。2.重要；贵重，有用。

གཅེས་པར་འོས་པ 〔语〕可爱。

གཅེས་སྤྲས 〔名〕爱护，珍爱，珍惜，爱惜。

གཅེས་སྤྲས་བྱེད 同 གཅེས་ཀ་བྱེད。

གཅེས་ཕྲུག 〔名〕爱子，宠爱的孩子。

གཅེས་མིང 〔名〕爱称。

གཅེས་ཛོགས 〔名〕珍藏。

གཅེས་འཛིན 〔名〕爱护，爱惜，珍惜。

གཅོག་པ 〔动〕过去式为 བཅག，命令式为 ཆོགས。1.破裂，断，劈开，炸裂。2.违背，干犯。3.削减；折扣。

གཅོང 〔名〕1.痼疾；久患不愈的慢性病。2.险隘。

གཅོང་སྐྱིད 〔名〕痛哭，悲号，哀声，呻吟声。

གཅོང་ཆེན་ནད་དྲུག 〔名〕六种主要的痼疾：1.消化不良。2.癌，肿瘤。3.风湿性肿胀。4.水肿。5.囊肿，痞块；水泡。6.肺痨，结核病。

གཅོང་ཐབས 〔名〕痼疾，慢性病。

གཅོང་ནད 〔名〕痨病，痼疾。

གཅོང་བོ 〔形〕虚弱，衰弱。

གཅོང་བ 〔动〕过去式为 བསྐོངས。1.挖空，掘空。2.洗去，冲洗；冲刷。3.精神晕倦。〔形〕体质弱，如：གཟུགས་གཞིས་གཅོང་བ。

གཅོང་ཞི 同 ཅོང་ཞི 和 ཙང་ཞི。

གཅོང་རོང 〔名〕悬壁，绝壑，险路，险隘。

གཅོད་གཏུབ 〔名〕割切，砍剁。

གཅོད་པ 〔动〕未来式为 གཅད，过去式为 བཅད，命令式为 ཆོད。1.断，劈，

砍；割；截。2.停止；终结。3.医治。4.决断；判断；判决。5.阻碍；防止。6.杀戮；除去。7.关闭。

གཅོར་བ 〔动〕未来式为 གཅར，过去式为 བཅར，命令式为 ཆོར。1.接近；临近。2.会见。3.扭转；压榨。

བཅག 或 བཅག་པ 〔动〕为 གཅོག་པ 的过去式和 འཆག་པ 的未来式。

བཅག་ཤག 〔名〕1.留心，注意。2.保管。

བཅག་རྡོ 〔名〕夯，石夯。

བཅག་ལྷམ 〔名〕靴；厚底靴。

བཅགས་པ 〔动〕为 འཆག་པ 的过去式。

བཅགས་ཁྲི 〔名〕缩减；削减。

བཅང་བ 〔动〕为 འཆང་བ 的未来式。

བཅངས་པ 〔动〕为 འཆང་བ 的过去式。

བཅད་གོང 〔名〕定价。

བཅད་གྲངས 〔名〕定额；限额。

བཅད་ངོས 〔名〕截面。

བཅད་བརྡར 〔名〕1.切磨。2.磨练。3.考验。

བཅད་པ 〔动〕为 གཅོད་པ 的过去式。

བཅད་ཚད 〔名〕定量。

བཅད་མཚམས 〔名〕1.判决；评判。2.解决。3.界线。4.停止。

བཅད་བཟུང 〔名〕割据。

བཅད་ལྷུག་སྤེལ་གསུམ 〔名〕即 ཚིགས་བཅད 韵文、ཚིགས་ལྷུག 散文、སྤེལ་མ 韵散合体这三种文体的缩写。

བཅབ་པ 〔动〕为 འཆབ་པ 的未来式。

བཅབས་པ 〔动〕为 འཆབ་པ 的过去式。

བཅམ་བརྩམ 亦作 བཅམ་བཙོམ 〔形〕琐碎；琐细，杂碎。

བཅའ་ཁྲིམས 〔名〕法律；条

例，规约。

བཅའ་ཁྲིམས་དམ་ཐོ 〔名〕法网。

བཅའ་ཁྲིམས་རིག་པ 〔名〕法律学。

བཅའ་འགྲིག 〔形〕齐全，全备；全套。

བཅའ་སྒོ 〔名〕干姜，姜片。

བཅའ་བདར་བ 〔语〕1.装饰。2.预备，安排。

བཅའ་སྡོད 〔名〕驻扎，进驻。

བཅའ་འཕྲེད 〔名〕斜面，陡坡。

བཅའ་བ 〔名〕1.饮料。2.嚼食的(如骨头或较硬的果类)。〔动〕1.制作。2.依靠。3.饮，嚼食。4.为 འཆའ་བ 的未来式。

བཅའ་གཞི 〔名〕田产，田地。

བཅའ་ཡིག 〔名〕章程，规约，公约。

བཅའ་ཚོས 〔名〕炒菜，炒青稞，炒麦子。

བཅའ་ལག 亦作 ཅ་ལག 〔名〕东西，财物，用具。

བཅའ་སྲུང 〔名〕驻防。

བཅར་བ 〔动〕为 གཙེར་བ 的过去式。

བཅལ་བ 〔动〕为 འཇལ་བ 的过去式。

བཅས 〔动〕连同，偕同；以及，等等。通常与 དང 连用，如：འཁོར་དང་བཅས་པ 偕同随从，དམག་དཔུང་དང···བཅས་པ 偕同部队。

བཅས་པ 〔动〕为 འཆའ་བ 的过去式。

བཅིང་བ 〔动〕为 འཆིང་བ 的未来式。

བཅིངས་འགྲོལ 〔名〕解放。

བཅིངས་ཐག 同 ཞགས་པ 〔名〕1.捆索，绳索。2.枷锁。

བཅིངས་པ 〔动〕为 འཆིང་བ 的过去式。

བཅིབ་པ 〔动〕为 འཆིབ་པ 的未来式。

བཅིབས་པ 〔动〕为 འཆིབ་

པ 的过去式。

བཅིར་བ 同 བཅེར་བ。

བཅིལ་བ 〔动〕 为 འཇིལ་བ 的过去式。

བཅུ 〔数〕 十，十个。

བཅུ་ཁ 〔数〕 约十个；将近十个。

བཅུ་ཁྲམ 同 བཅུ་ཐོད 〔名〕 算盘。

བཅུ་དཔོན 〔名〕 什长，班长（部队组织），小组长。

བཅུ་འཕར་བརྩི་སྟངས 〔语〕 十进位。

བཅུ་བ 〔动〕 为 འཆུ་བ 的未来式。

བཅུ་འཐོ 〔动〕 舀和泼出。

བཅུ་ཤིང 〔名〕 计数用的木码子。

བཅུག་པ 〔动〕 为 འཇུག་པ 的过去式。

བཅུད 〔名〕 1.精华；营养；养分。2.滋味。

བཅུད་ཅན 〔名〕 或〔形〕 滋养的；有滋味的；具有精华的。

བཅུད་སྨིན 〔语〕 1.成熟，熟透。2.营养充足。

བཅུད་ཚོར་བ 〔语〕 知味，尝味。

བཅུད་ལེན 〔名〕 吸取精华，提炼。

བཅུད་ནོར་བ 〔语〕 1.丧失精力。2.失味变质；失效。

བཅུན་པ 〔动〕 为 འཇུན་པ 的过去式。

བཅུམ་པ 〔动〕 为 འཇུམ་པ 的未来式。

བཅུམས་པ 〔动〕 为 འཇུམས་པ 的过去式。

བཅུར་བ 〔动〕 为 འཇུར་བ 的过去式。

བཅུས་པ 〔动〕 为 འཆུ་བ 的过去式。

བཅེམ་པ 〔动〕 为 འཆེམས་པ 的未来式。

བཅེམས་པ 〔动〕 为 འཆེམས་པ 的过去式。

བཅོ 〔数〕 藏文十五与十八两

数字中代 བཅུ，如：བཅོ་ལྔ 十五，བཅོ་བརྒྱད 十八。

བཅོ་བ 〔动〕为 འཆོས་པ 的未来式。

བཅོམ 〔动〕为 འཇོམས་པ 的过去式。

བཅོམ་ལྡན 〔名〕胜利者。

བཅོམ་ལྡན་འདས 〔名〕1.胜利者。2.薄伽梵（释迦牟尼的梵文称号，汉文义译为"出有坏"）。

བཅོམ་འཕྲོག 〔名〕抢劫，劫掠

བཅོལ་དངུལ 〔名〕存款。

བཅོལ་འཇོག 〔名〕寄放。

བཅོལ་བ 〔动〕为 འཆོལ་བ 的未来式及过去式。

བཅོལ་མ 〔名〕1.托人负责的事情，委托的事。2.信托，寄托。

བཅོས 或 བཅོས་བུ 〔名〕1.人为的，人工制造的，非天然生成的。2.复制品。

བཅོས་སྒྱུར 〔名〕改革。

བཅོས་སྒྲིག 〔名〕整编，改编；改组；修配。

བཅོས་ཐབས 〔名〕1.制造法；作法。2.治疗法。

བཅོས་པ 〔动〕1.提炼；修炼；医治；补救。2.为 འཆོས་པ 的过去式。〔形〕人工的；混合的。

བཅོས་བུ 参看 བཅོས。

བཅོས་མ 〔名〕伪造的；虚构物；赝物。

བཅོས་མིན 〔形〕真实，非伪造的。

ལྕ 代 ལྕི་བ 〔名〕牛粪。

ལྕ་རྟབ 〔名〕前胡（药）。

ལྕ་བ 〔名〕当归（药）。

ལྕ་བ་རྒོད་པ 〔名〕明党参（药）。

ལྕག 〔名〕1.鞭子。2.细枝。

ལྕག་ལྕིག 〔副〕滴沥，淅沥（指水或泥）。

ལྕག་ཆན 同 རྟ་ལྕག 〔名〕马鞭。

ལྕགས 〔名〕1.铁。2.金属。3.为锁、镣等铁质刑具的简称。

ལྕགས་ཀྱུ 〔名〕铁钩；鱼钩；挂钩。

ལྕགས་ཏིད 〔名〕1.锡。2.马口铁。3.白铁。

ལྕགས་ཏིན 〔名〕罐头；铁筒。

ལྕགས་དཀར 〔名〕1.锡。2.白铁。

ལྕགས་སྐམ 〔名〕铁钳。

ལྕགས་སྐུད 〔名〕铁丝，钢丝。

ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་དྲ་བ 〔名〕铁丝网。

ལྕགས་སྐྱོགས 同 ལྕགས་མཆོ。

ལྕགས་ཁ 〔名〕铁灰色。

ལྕགས་ཁུ 〔名〕铁水，铁液。

ལྕགས་ཁེམ 〔名〕铁锹，铁鍬。

ལྕགས་ཁྱི་ལོ 〔名〕庚戌年。

ལྕགས་ཁྱེམ 〔名〕铁铲；铁锹。

ལྕགས་ཁྲ 〔名〕1.栅栏。2.纱窗。

ལྕགས་ཁྲོལ 〔名〕铁锅，釜。

ལྕགས་གོང 〔名〕铁丸；铁球。

ལྕགས་གླང་ལོ 〔名〕辛丑年。

ལྕགས་མགར 〔名〕铁匠。

ལྕགས་མཆོ 同 ལྕགས་སྐྱོགས 〔名〕铁杓。

ལྕགས་སྡེར 〔名〕铁盘；铁盆。

ལྕགས་སྒྱེད 〔名〕支锅用的铁三脚架。

ལྕགས་སྒྲོག 〔名〕脚镣；锁链。

ལྕགས་སྒྲོམ 〔名〕铁箱；铁匣。

ལྕགས་ཆས 〔名〕铁器，金属用具。

ལྕགས་སྙིགས 同 ལྕགས་ཟེག 〔名〕1.铁渣；铁屑。2.铁垢。

ལྕགས་ཏིག་ནག་པོ 〔名〕龙胆草（药）。

ལྕགས་ཏིག་ར་མགོ་མ 〔名〕黑耳草(药)。

ལྕགས་གཏེར 〔名〕铁矿。

ལྕགས་རྟ 同 རྐང་འཁོར 〔名〕自行车。

ལྕགས་རྟ་ལོ 〔名〕庚午年。

ལྕགས་སྟག་ལོ 〔名〕庚寅年。

ལྕགས་ཐག 〔名〕铁索；铁绳，铁链；履带。

ལྕགས་ཐབ 〔名〕铁炉。

ལྕགས་ཐལ 〔名〕酸化铁；铁灰。

ལྕགས་ཐུར 〔名〕1.火筷；铁匙。2.铁杠，铁辐条；毛线针。

ལྕགས་ཐོ 〔名〕铁锤。

ལྕགས་ཐོམ 同 ལྕགས་སྒྲོགས 或 ལྕགས་མཏོ。

ལྕགས་དུང 〔名〕铁管子。

ལྕགས་དུམ 〔名〕钢铁块。

ལྕགས་དྲ 〔名〕铁丝网。

ལྕགས་ཟིག 参看 ལྕགས་སྙིང་。

ལྕགས་གདུང 〔名〕铁梁。

ལྕགས་མདའ 〔名〕1.铁箭。2.医用的探针。3.枪的探条。

ལྕགས་མདོང 〔名〕粗铁管。

ལྕགས་རྡོ 〔名〕1.火石。2.铁矿石。

ལྕགས་པར་འཁྲུལ་འཁོར 〔名〕打字机。

ལྕགས་པོ་རི 〔名〕药王山（在拉萨布达拉宫对面）。

ལྕགས་སྤྲེལ་ལོ 〔名〕庚申年。

ལྕགས་ཕག་ལོ 〔名〕辛亥年。

ལྕགས་ཕུར 〔名〕铁橛子。

ལྕགས་ཕོར 〔名〕铁碗；茶缸。

ལྕགས་ཕྱེ 〔名〕铁砂；铁屑。

ལྕགས་བྱ་ལོ 〔名〕辛酉年。

ལྕགས་བྱི་ལོ 〔名〕庚子年。

ལྕགས་འབྲུག་ལོ 〔名〕庚辰年。

ལྕགས་སྦུགས 〔名〕土枪；火绳枪；钢管。

ལྕགས་སྦྲུལ་ལོ 〔名〕辛巳年。

ལྕགས་དམར 同 ཟངས 〔名〕红铜；赤铜。

ལྕགས་རྨིག 〔名〕铁蹄。

ལྕགས་སྨྱུག 〔名〕自来水笔，钢笔；金笔。

ལྕགས་བཙའ 〔名〕铁锈。

ལྕགས་རྩི 〔名〕漆；铁釉；铁汁。

ལྕགས་ཞྭ 〔名〕钢盔。

ལྕགས་བཙོ་བ 〔名〕冶炼；冶金。

ལྕགས་ཟམ་ཁ(ལྕགས་ཟམ་རྫོང་) 〔名〕泸定县(四川省甘孜藏族自治州的一个县)。

ལྕགས་གཟར 〔名〕1.铁匙；铁杓。2.铁罐。

ལྕགས་ཡོས་ལོ 〔名〕辛卯年。

ལྕགས་གཡའ 或 ལྕགས་……གཙའ 〔名〕铁锈；锈。

ལྕགས་ར 〔名〕围墙，城墙。

ལྕགས་རི 〔名〕1.围墙；城墙。2.铁壁。

ལྕགས་རི་རིང་པོ 〔名〕长城。

ལྕགས་རིགས 〔名〕金属；五金。

ལྕགས་རོ 〔名〕废铁。

ལྕགས་ལམ 〔名〕铁道；铁路。

ལྕགས་ལུག་ལོ 〔名〕辛未年。

ལྕགས་ལུང 〔名〕铁环；铁耳子。

ལྕགས་སླང 〔名〕铁锅。

ལྕགས་བསྲེས་མ 〔名〕铁合金。

ལྕང་སྐྱ 〔名〕一种杨柳树。〔形〕灰白。

ལྕང་ལྕུག 〔名〕柳条。

ལྕང་ལྗོང 〔形〕崎岖不平。

ལྕང་ཧྲེད 〔名〕柳絮；柳花。

ལྕང་ནག 〔名〕一种柳树。

ལྕང་མ 〔名〕1.杨柳。2.灌木。

ལྕང་མ་མེ་ཏོག 〔名〕夹竹桃。

ལྕང་སྨྱུག 〔名〕柳条；柳芽。

ལྕང་ལོ 〔名〕1.柳叶。2.发辫。

ལྕང་ཤིང 〔名〕柳树；柳木。

ལྕང་ཤོས 〔名〕红柳。

ལྕམ 〔名〕1.夫人；太太(敬)。2.小姐；令爱。3.姊妹。

ལྕམ་དྲལ 同 སྤུན་མཆེད 〔名〕兄弟姐妹。

ལྕམ་ཀྱེ 〔名〕椽头。

ལྕམ་པ 〔名〕1.ཞེ་ཏོག་ལྕམ་པ 野冬苋菜；棋盘花；蜀锦花。2.一种治伤的草药。

ལྕམ་པ་ཏ་ལོ 〔名〕野冬苋菜。

ལྕམ་ཤིང་ 〔名〕椽子。

ལྕམ་སྲིང་ 〔名〕姐妹。

ལྕི་ཐལ 〔名〕牛粪灰。

ལྕི་འཐིབས 〔形〕极其阴沉；极黑暗；极浓密。

ལྕི་བ 〔名〕牛粪。〔形〕重，坚实。

ལྕི་ཡང་ 〔形〕轻重。

ལྕིག་ལྕིག 〔副〕微动。

ལྕིད 参看 ལྕི་བ。

ལྕིབས་པ 〔名〕罩，套，护布。〔动〕遮护，遮复，遮蔽。

ལྕུག 〔名〕嫩枝。

ལྕུག་གུ 〔名〕1.细条。2.一种腰带。

ལྕུག་པ 〔名〕嫩枝，嫩条。

ལྕུག་ཕྲན 〔名〕细枝，嫩枝。

ལྕུག་མ 〔名〕1.柳条。2.细枝。

ལྕུགས 〔名〕刀锋，刀刃。〔形〕柔软。

ལྕུང་ཀ 同 སྐྱུང་ཀ 〔名〕小鸦，红嘴鸦。

ལྕུང་ཚོ 〔名〕针箍。

ལྕུམ 〔名〕大黄(药)。

ལྕུམ་རྩ 〔名〕大黄(药)。

ལྕེ 〔名〕舌。

ལྕེ་ཆུང་ 〔名〕小舌，咽舌。

ལྕེ་གཉིས་པ 〔名〕蛇的别名。

ལྕེ་ཐེག 〔形〕口吃，结巴。

ལྕེ་དྲེག 〔名〕舌苔。

ལྕེ་བདེ་བ 〔名〕1.敏于辞令者。2.巧舌者。

ལྕེ་རྫོག་ཁ 〔名〕折多山(在四川省康定县境内)。

ལྕེ་ལྡིག་པ 〔名〕1.舌钝，说话迟钝者。2.口吃的，咬舌者。

ལྕེ་ལྡིབ་པ 参看 ལྕེ་ལྡིག་པ。

ལྕེ་སྤྱང 参看 ཅེ་སྤྱང。

ལྕེ་འཛིགས 同 ཟྭ་ཟོ。

ལྕེ་འབྲང 〔名〕1.舌斑，舌上起疱(病)。2.味蕾。

ལྕེ་ཟྭ་ཟོ 〔名〕明矾。

ལྕེ་རྩ 〔名〕舌根。

ལྕེ་རྩེ 〔名〕舌尖。

ལྕེ་ཚ 〔名〕绢毛毛茛(药)。

ལྕེ་གཞུང 〔名〕舌的中部，舌页，舌面。

ལྕེ་ཡི་དྲི་མ 同 ལྕེའི་དྲི་མ 〔名〕舌垢；舌苔。

ལྕེབ་འདྲི་མ 〔名〕扑灯蛾(西藏方言)。

ལྕེབ་པ 〔动〕过去式及命令式为 ལྕེབས。自杀，自缢，自尽。

ལྕེབས 〔动〕为 ལྕེབ་པ 的过去式和命令式。

ལྕེབས་གྲི 同 དམེ་གྲི 〔名〕凶器，自杀用过的刀。〔动〕同 ལྕེབ་པ。

ལྕོ་ཀ 参看 ཅོ་ཀ。

ལྕོག 〔名〕1.上面。2.山顶；屋顶。3.屋上的翘角或飞檐。4.桌子。

ལྕོག་ལྕོག 同 ལྕོག་བུ 亦作 ཅོག་ཅོག 〔名〕小帐篷。〔副〕1.摇摆。2.点头。

ལྕོག་ཙེ 又作 ཅོག་ཙེ 〔名〕(汉)桌子。

ལྕོག་རས 〔名〕桌布，桌单。

ལྕོགས་པ 或 ལྕོག་པ 〔动〕1.激动，战栗。2.能够；可能，如：ཅི་ལྕོགས་ཅི་ནུས་……ཀྱིས 尽可能地。

ལྕོང 或 ལྕོང་མོ 〔名〕蝌蚪。

ལྕོངས 同 སྐོང་སྐོང 〔形〕起伏不平，凹下，中凹。

ལྕོམ་ཧྲང 〔名〕稀牛粪。

ཆ

ཆ 〔名〕1.分；份；部分。2.双，对，偶，套。3.作词尾用，如：སྐད་ཆ 会话，ལག་ཆ 工具，རྒྱན་ཆ 装饰品。

ཆ་ཀ་པ 参看 ཆ་ག་པ。

ཆ་རྐྱེན 〔名〕条件，缘分；助缘。

ཆ་ག 同 མཐའ 〔名〕1.边缘(如衣物等)。2.疆界。

ཆ་ག་པ 或 ཆ་ཀ་པ 〔名〕蚱蜢；蝗虫。

ཆ་གྲངས 〔名〕双数，偶数；分数。

ཆ་གྲུམ 〔名〕方毯，方形物。

ཆ་འགྲིག 〔名〕1.全套；成套；成双；成对。2.配合。

ཆ་རྒྱུས 或 ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ 〔名〕认识；熟识；熟悉；了解。

ཆ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན 〔名〕内行。

ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ 参看 ཆ་རྒྱུས。

ཆ་སྒྲིག་པ 〔语〕配对。

ཆ་རེ་ཚང་རེ 〔形〕琐碎。

ཆ་ཚན 〔名〕成对的；成双的。

ཆ་ཆ 〔数〕双双，对对。

ཆ་ཆོ 〔名〕妇女装饰品的总称。

ཆ་འཛོག 〔动〕1.专心从事。2.肯定；断定。如：ཆ་འཛོག་མེད 无定向，不肯断定。3.同 ཆ་བཞག་པ。

ཆ་འཛོག་ཆེ 〔动〕尊重。

ཆ་ཉམས 〔形〕损坏，变坏，衰败。

ཆ་མཉམ་པ 〔名〕相等，平均，均衡。

ཆ་སྙོམས 〔名〕平均，平衡，匀称，相称。

ཆ་སྐྱ 〔名〕镊子。

ཆ་མཐུན་པ 〔名〕1.相同，同等；相似。2.适应；适合。

ཆ་ལྡན 参看 ཆ་ཏན།

ཆ་བརྡུ་ལ་བརྡུ 〔语〕杂凑。

ཆ་སྤྱད 〔名〕工具；用具。

ཆ་ཕྲ་བ 〔名〕1.微分；细小。2.吝啬的人。

ཆ་བ 〔动〕未来式为 ཆ，过去式和命令式为 ཆས。1.动身；起程。2.穿着；装饰。

ཆ་ཟི་ཆོ་ཟི 同 ཆ་ལི་ཆོ་ལི 〔形〕1.烦乱；扰乱。2.冗杂。3.混说。4.轻薄，行动迂疏。

ཆ་བྱད 〔名〕1.状态，形式。2.外貌；外表；衣饰。

ཆ་མ 〔名〕烧柴(安多口语)。

ཆ་མ་མཆིས་པ 同 ཆ་མེད་པ 〔语〕无匹；无对；无偶；无双；无伴；无敌；唯一无二。

ཆ་མ་འཆོལ 〔语〕1.不相等。2.不知道。

ཆ་མེད་པ 参看 ཆ་མ་མཆིས་པ།

ཆ་ཙམ 〔副〕片面。

ཆ་རྩེ 同 ཆབ་རྩེ།

ཆ་ཚང 〔形〕1.完整，完全；齐全；完善。2.全套；全部。

ཆ་ཚོད 〔名〕适当之量。

ཆ་ཚན 同 སྡེ་ཚན 〔名〕种类，部类，类别，区分。

ཆ་མཛེས 〔名〕或〔形〕相称；俱美；天生的一双。

ཆ་འཛིན་པ 〔名〕证人，仲裁。〔动〕挑选，选择。

ཆ་རྫོགས 同 ཆ་ཤས་རྫོགས་པ 〔形〕圆满；完整。

ཆ་བཞག་པ 〔语〕1.依赖；信托。2.引证，举例；打比方。

ཆ་ཡིག 〔名〕对联。

ཆ་ར 同 ཙོན་ཆ་ར 〔名〕一种常绿橡树。

ཆ་ཏུ 〔名〕拴帐幕绳的木滑。

ཆ་ལག 同 ལག་ཆ 〔名〕1.工具；器具；部件。2.支分，

部分。

ཚ་ལང 〔名〕铙钹(乐器)。

ཚ་ལམ 同 ཏ་ལམ 〔副〕有些；大概；大半；大部分；差不多。

ཚ་ལུགས 〔名〕1.外貌；外表；衣饰；装束。2.习惯；规矩。

ཚ་ལུགས་བསྒྱར་བ 〔语〕修饰；打扮。

ཚ་ལི་ཚེ་ལི 同 ཚ་ཟི་ཚེ་ཟི。

ཚ་ཤས 〔数〕部分；少许。

ཚ་ཤས་རྫོགས་པ 同 ཚ་རྫོགས。

ཚ་སྲོལ 同 ལུགས་སྲོལ 〔名〕1.风俗；习惯。2.规章；规矩。

ཚ་བསགས་པ 〔语〕积累的；积少成多的。

ཚ་ཧར 〔名〕察哈尔(原为我国的一个省名)。

ཚག 〔名〕1.牲口的饲料。2.束；把。〔动〕破裂；断裂。

ཚག་སྐོག 〔形〕破损的；残缺不全的。

ཚག་ཀྲམ 或 ཚག་ཀྲུམ 〔名〕破片；碎片。

ཚག་སྐྱོན 〔名〕残缺；破损。

ཚག་ག་ཚོག་གེ 〔形〕1.混杂。2.拥挤。

ཚག་གང 〔量〕一把，一束，一握。

ཚག་ཀྲུགས 同 ཚག་ཀྲམ。

ཚག་ཀྲུམ 同 ཚག་ཀྲམ。

ཚག་སྒོ 〔名〕1.灾；不幸；灾难；危险。2.倒霉；糟糕。

ཚག་སྒོ་ཆེན་པོ 〔名〕大祸。

ཚག་སྒོ་ཐོང་བ 〔语〕倒霉。

ཚག་སྒོ་ཡངས་པ 〔语〕遭殃。

ཚག་སྒོ་སློང་བ 〔语〕惹祸。

ཚག་ཚག་འདེབས་པ 〔动〕1.扫除，洗涤；喷洒。2.浆硬；使硬。3.践踏，散步。

ཚག་ཚད 〔名〕破碎，破裂。

ཚག་གཏམ 参看 ཁ་ཚག。

ཚག་རྡུམ 〔名〕破片；碎块。

ཚག་འདྲིད 〔名〕怀疑，不信任。

ཆག་པ 〔量〕束，把。〔动〕为 འཆག་པ 的过去式。

ཆག་པོ 〔名〕破器皿；破东西。

ཆག་ཕད 同 ཆས་ཁུག 〔名〕系于牲口嘴上的料袋。

ཆག་འཕྲི 〔名〕减低，减少。

ཆག་བུ 〔量〕小束，小把；小串。

ཆག་ཟེ 〔名〕小粒，砂粒。

ཆག་ཚེ 同 ཆག་ཟེ。

ཆག་ཡང 〔动〕减少。

ཆག་རུམ 〔名〕冰。

ཆག་རོ 〔名〕残骸，碎片；碎块。

ཆགས་རྒྱ 〔名〕证据，契约；证明文件。

ཆགས་ཅན 〔名〕1.有贪心者，留恋者。2.多情者，多欲者；钟情者。

ཆགས་བཅགས 〔动〕捶打，捶展；使平滑。

ཆགས་གཏམ 〔名〕情话。

ཆགས་རྟེན 〔名〕赖以生存的生活资料。

ཆགས་དྲུམ 〔名〕情感。

ཆགས་སྡང 为 འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང 的缩写〔名〕贪瞋，爱憎；好恶。

ཆགས་པ 〔动〕1.恋爱；贪恋。2.形成；结成。3.成长；出现。

ཆགས་ཚིག 参看 ཆགས་གཏམ。

ཆགས་རྩལ 〔名〕构造(自然的)，结构(自然的)，组织(无机的)。

ཆགས་ཞེན 〔形〕贪爱；贪求。

ཆང 〔名〕酒，啤酒；青稞酒。

ཆང་རྒྱལ 〔名〕酒鬼，醉汉。

ཆང་སྐྱོགས 〔名〕酒杓；酒提子。

ཆང་ཁང 〔名〕1.酒店。2.酿酒坊，烧坊。

ཆང་གར་ཚོ 〔名〕浓酒，烈酒；酽酒。

ཆང་གི་སྙིང་ཁུ 同 གར་ཆང 〔名〕酒精，醇酒。

ཆང་གི་ཐིང་མ 〔名〕酒糟；

酒滓。

ཆང་གིས་བཟི་བ 〔语〕酒醉。〔名〕醉汉。

ཆང་གྲལ 〔名〕宴会中的座次。

ཆང་གཉན 同 ཆང་རྙིང་。

ཆང་རྒྱུ 〔名〕酿酒的原料。

ཆང་ཚང 为 ཆང་དེ་ཚང་དེ 的缩写〔形〕少许；混杂的；零碎的。

ཆང་ཆེམས 同 ཆང་ཆེམས་ཆེམས 〔语〕贪酒；贪杯；嗜酒。

ཆང་རྙིང 同 ཆང་གཉན 〔名〕陈酒，老酒。

ཆང་བསྐྱལ་བ 〔语〕酿酒；造酒。

ཆང་སྟོན 〔名〕酒会；酒宴。

ཆང་ཐུབ་པ 〔名〕能饮酒者。

ཆང་དད་ཅན 〔名〕贪杯者；好饮酒者；酒仙。

ཆང་སྣོད 〔名〕酒器。

ཆང་ཡབ 同 ཆང་ཞུ 〔名〕酒精；酒精。

ཆང་ཕུད 〔名〕头酒，最先淋下的酒。

ཆང་ཚོག 〔名〕一锅酒。

ཆང་འབྲས 〔名〕糯米；酒米。

ཆང་ཕྱགས 〔名〕酒麴。

ཆང་མ 同 ཆང་འཚོང་མ 〔名〕酒娘，卖酒的女人。

ཆང་བཙགས 〔名〕滤酒。

ཆང་ཞུ 〔名〕酒精，酒精。

ཆང་ཚོང 〔名〕酒家，酒店。

ཆང་འཚོང་མ 同 ཆང་མ。

ཆང་ཟོ 〔名〕酒缸；酒罐；酒坛。

ཆང་ཟས 〔名〕小吃；下酒的菜。

ཆང་རག 〔名〕酒，白干酒，烧酒。

ཆང་ས་རྒྱབ 〔动〕结婚（西藏口语）。

ཆང་ས་ཆེན་མོ 〔名〕酒会，婚礼宴会。

ཆང་སྙིདས 〔名〕淡酒；薄酒。

ཆང་སེར 〔名〕黄酒。

ཆང་བསྒྲངས་པ 同 ཆང''''

བསྐོལ་བ。

ཆངས་བུ 同 ཆངས་པ 〔名〕面食团(如糌粑团)。

ཆད 〔名〕1.时间的限制词，如：སྔོན་ཆད， ཕྱིན་ཆད。2.预约；约定；决定。3.契约。

ཆད་སྐྱོན 〔名〕损坏。

ཆད་གཅོད 参看 ཆད་པ……གཅོད་པ。

ཆད་རྟགས 〔名〕负号(一)。

ཆད་ཐོ 〔名〕帐簿，欠单。

ཆད་མཐུད 〔名〕1.接续。2.延期。

ཆད་དོན 〔名〕说定，决定的事项。

ཆད་པ 〔名〕1.处罚，处分。2.判决。〔动〕为 འཆད་པ 的过去式。

ཆད་པ་གཅོད་པ 同 ཆད……གཅོད 〔语〕处分，处罚。

ཆད་པ་ཕོག་པ 〔语〕判罪，处罚(指受判者、被判者)。

ཆད་པའི་གནས 同 ཆད……ལས་ཁྲ 〔名〕1.刑场。2.法院。

ཆད་པོ 〔形〕褴褛；破烂；破碎。

ཆད་མེད་འབྲེལ་ཆགས 〔形〕连绵不绝。

ཆད་ཚིག 〔名〕约言，诺言。

ཆད་ཡིག 〔名〕1.成文的契约。2.判决书。

ཆད་ལས་ཁྲ 同 ཆད་པའི……གནས。

ཆད་ལུས 〔名〕遗漏。

ཆད་ལུས་པ 〔形〕失望；绝望。

ཆད་སོ 〔名〕1.定期，期限。2.同 ཆད་གསབ。3.赊，欠款。

ཆད་གསབ 〔名〕补偿。

ཆད་ལྷག 〔名〕盈亏，短少和剩余；余缺。

ཆན 同 ཆན་ཐུག。

ཆན་གྲི 同 ཆེམ་གྲི 〔名〕剪子，剪刀。

ཆན་ཅིན་ཐེང 〔名〕(汉) 千金藤(药)。

ཆན་ཐུག 同 ཆན 〔名〕米粥；米饭。

ཆབ 〔名〕1.水，如：སྤྱན་ཆབ 眼泪；泪水(敬)。2.势力；范围，管辖。

ཆབ་ཏྲན 〔名〕长嘴的铜茶壶。

ཆབ་ཏྲ 〔名〕酪水；酸奶水。

ཆབ་ཁང 〔名〕厕所；小便处。

ཆབ་སྒོ 〔名〕大门；正门。

ཆབ་ཆ 〔名〕恰卜恰(青海省海南藏族自治州州址和共和县所在地)。

ཆབ་ཆགས 〔名〕形状，形势。

ཆབ་ཆོབ 〔形〕混杂，散漫，无规则。

ཆབ་ཏིག 同 ཆབ་ཏི 〔名〕尿壶，便壶。

ཆབ་གདན 〔名〕尿垫，尿布。

ཆབ་མདོ 〔名〕昌都(西藏昌都地区的一个县)。

ཆབ་སྲོམ 亦作 ཆབ་རོམ 〔名〕冰。

ཆབ་འབངས 〔名〕属民。

ཆབ་འབྱིན་སྨན 〔名〕利尿剂(药)。

ཆབ་མ 〔名〕1.扣子，钩子。2.阀门；活塞；节制器。

ཆབ་མིག 〔名〕水泉，泉眼。

ཆབ་ཙེ 或 ཆ་ཙེ 〔名〕扣子。

ཆབ་འཆལ་བ 〔动〕1.浪费，消耗。2.败坏。

ཆབ་གཞུག 〔名〕1.沐浴。2.沐浴节。

ཆབ་གཞོང 〔名〕木盆；水槽。

ཆབ་བཟང 〔名〕甜水；醴水。

ཆབ་འོག 同 ཆབ་འབངས。

ཆབ་རོམ 〔名〕冰。

ཆབ་ཤོག 〔名〕公文，尺牍，书札。

ཆབ་སྲིད 〔名〕政治；政事。

ཆབ་གསང 〔名〕小便，尿(敬)。

ཆབས་ཅིག 〔副〕共同，同时；一同，一齐，一道。

ཆམ་ཀན 〔名〕肺炎；肺痨病。

ཆམ་ནད 〔名〕伤风；感冒。

ཆམ་པ 〔名〕伤风；感冒。

ཆམ་ཕབ 〔名〕1.打击；击中。2.征服。3.撤职。

ཆམ་ལ་འབེབས་པ 〔语〕打击；征服；降服。

ཆར 或 ཆར་བ 〔名〕雨。

ཆར་སྐྱིབས 〔名〕避雨处。

ཆར་ཁེབས 〔名〕防雨具；雨衣；蓑衣。

ཆར་གོས 〔名〕雨衣。

ཆར་གྱི་གཟེགས་མ 同 ཆར་ཟིམ་བུ。

ཆར་རྒྱུན 〔名〕1.淋雨；霪雨。2.雨丝；雨柱。

ཆར་ཆུ 〔名〕1.雨水。2.雨水（二十四节气之一）。

ཆར་གཏོགས་པ 同 ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ 〔语〕属于，隶属；包含。

ཆར་བརྟག་ཚོ་ཆད 〔名〕晴雨表；晴雨计。

ཆར་ཐིགས 〔名〕雨点；雨滴。

ཆར་དུ་བསྙིལ་བ 〔语〕如雨倾注（纷纷下落状）。

ཆར་དྲག 〔名〕猛雨；暴雨。

ཆར་གདུགས 〔名〕雨伞。

ཆར་རྡུལ 同 ཆར་ཟིལ 〔名〕细雨；蒙蒙雨；微雨。

ཆར་པ་ཟིམ་ཟིམ 〔语〕毛毛雨；细雨蒙蒙。

ཆར་བ 同 ཆར。

ཆར་བུ 〔名〕小雨。

ཆར་ཆེན 〔名〕大雨；阵雨。

ཆར་ཟིམ་བུ 同 ཆར་གྱི……གཟེགས་མ 〔名〕细雨，微雨；雨珠。

ཆར་ཟིམ་ཟིམ 〔语〕细雨蒙蒙。

ཆར་ཟིལ 同 ཆར་རྡུལ。

ཆར་གཡོགས 参看 ཆར་ཁེབས。

ཆར་རས 〔名〕雨布。

ཆར་རླུང 〔名〕风雨。

ཆར་ལེན 〔名〕屋上的水槽，滴水桶。

ཆལ་ཆལ་པོ 同ཆལ་ཆོལ 〔形〕杂乱无章；乱七八糟。

ཆལ་ཆིལ 〔形〕漂荡，波动；海浪激荡。

ཆལ་ཆོལ 同 ཆལ་ཆལ་པོ。

ཆལ་དུ་བཀྲམས་པ 亦作ཆལ་མར་བཀང་བ 〔语〕散播；分散；展开；铺平。

ཆལ་མ 〔名〕展开；铺开。

ཆལ་མར་གདལ་བ 或 ཆལ་མར་བརྡལ་བ 参看 ཆལ་དུ་བཀྲམས་པ。

ཆལ་ལེ་ཆོལ་ལེ 〔形〕乱七八糟；杂乱无章。

ཆས 〔名〕1.物件；器具。2.牲畜的饲料。〔动〕为 ཆ་བ 的命令式。

ཆས་ཀ 或 ཆས་ཁ 〔名〕1.服饰；装具；物件。2.旅费。

ཆས་ཁྲིག 同 ཆག་ཕད。

ཆས་མཁན 同 ཆས་སྤུད་མཁན 〔名〕1.装饰者；打扮者。2.出行者。

ཆས་གོས 〔名〕服装；服饰。

ཆས་སྒྱུར་བ 〔语〕1.穿；着。2.换装；扮装；化装。

ཆས་པ 〔动〕为 ཆ་བ 的过去式。

ཆས་སྤུད་མཁན 参看 ཆས་…མཁན。

ཆས་གཟབས་པ 〔语〕装饰；装扮。

ཆི་ཟི་ཁ 〔名〕（蒙）枣子。

ཆི་ཟི་ཁ་ཞན་པ 〔名〕胡颓子（药）。

ཆི་ཞི་ཞི 〔象〕水沸声。〔形〕香喷喷。

ཆི་ལེན་རི་བོ 〔名〕祁连山。

ཆིག 可代 གཅིག 〔数〕一，如：ཆིག་བརྒྱ 一百，ཆིག་སྟོང 一千，ཆིག་ཁྲི 一万。

ཆིག་རྐྱང 〔数〕单一，单独；唯一。

ཆིག་ཁྲི 〔数〕一万。

ཆིག་གྲིལ 同 ཆིག་དྲིལ 〔名〕 1.合一；合为一体。2.团结。

ཆིག་སྒྲིལ 参看 ཆིག་གྲིལ。

ཆིག་བརྒྱུད 〔名〕单传(佛)。

ཆིག་ཆོད 〔名〕武断，独断，决断。

ཆིག་སྟོང 〔数〕一千。

ཆིག་ཐུབ 或 ཆིག་ཐུབ་པ 〔名〕能独自办事；能单独工作者。

ཆིག་དྲིལ 同 ཆིག་གྲིལ。

ཆིག་འབུམ 〔数〕十万。

ཆིག་རྐྱགས 〔名〕1.独立。2.能独立者。

ཆིག་ལབ་བྱེད་པ 〔语〕自言自语。

ཆིག་ཤད 〔名〕单线，藏文分句号"།"的名称。

ཆིངས 〔动〕为 འཆིང་བ 的命令式。

ཆིངས་འཁྲིགས 〔语〕达成协议。

ཆིངས་ཡིག 〔名〕契约；条约；合同。

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པ 〔语〕订条约。

ཆིབ་སྒ 亦作 ཆིབས་སྒ 〔名〕马鞍(敬)。

ཆིབ་པ 〔形〕(古)遍布；遍满。

ཆིབས 〔动〕为 འཆིབ་པ 的命令式。

ཆིབས་སྐྱེལ 〔名〕送行(敬)。

ཆིབས་འགྱུར 同 ཆིབས་བསྒྱུར 〔动〕出发，迁移；行走。

ཆིབས་སྒ 〔名〕马鞍(敬)。

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང 〔动〕驾临，枉驾，降临；出发。

ཆིབས་ལྕག 〔名〕马鞭(敬)。

ཆིབས་ཆས 〔名〕鞍具(敬)。

ཆིབས་སྟེགས 〔名〕上马台，上马时所踩的土台或石头。

ཆིབས་པ 〔名〕骑乘工具（如车、船、轿、马等）(敬)。

ཆིབས་དཔོན 〔名〕马官（管理乘骑工具的人）。

ཆིབས་ར 〔名〕马棚，马圈，马厩。

ཆིབས་རག་པ 〔名〕褐色马；铜色马。

ཆིབས་རགས 〔名〕马队，马队的行列。

ཆིབས་རྩལ 〔名〕马戏；跑马。

ཆིབས་བསྐོལ་བ 〔语〕下马(敬)。

ཆིབས་བསུ 〔动〕迎接(敬)。

ཆེམ་ཆེམ 〔形〕荧荧发光，闪烁发光。

ཆེར 〔名〕印花棉布。

ཆེལ 〔动〕为 འཆོལ་བ 的命令式。

ཆེལ་ཆེལ 〔副〕水沸状，水势翻滚。

ཆུ 〔名〕1.水。2.河。

ཆུ་ཀ 同 ཆུ་ཁ 〔名〕沟渠，水沟。

ཆུ་ཀླུང 〔名〕江，河。

ཆུ་ཀླུང་ཅན 〔名〕河道，河谷地带。

ཆུ་རྐྱང 〔名〕1.波浪。2.主流的河床。

ཆུ་དཀྱིལ 或 ཆུ་གཞུང 〔名〕1.河当中，河心。2.主流，干流。

ཆུ་ཁ 同 ཆུ་ཀ。

ཆུ་རྐྱལ 〔名〕水皮袋。〔动〕游泳，泅水。

ཆུ་རྐྱལ་རྫིང་བུ 〔名〕游泳池。

ཆུ་ཁོར 〔名〕水车，水磨的轮子，水轮机。

ཆུ་ཚ 同 ཆུ་དྲོན 〔名〕1.热水。2.稀粥。3.酪汁。

ཆུ་སྐྱར 〔名〕海鸥。

ཆུ་སྐྱུར 〔名〕1.鹭鸶。2.醋，酸水。〔语〕洒水，放水。

ཆུ་སྐྱེགས 〔名〕鹬鸟，黑鸭。

ཆུ་སྐྱེས 〔名〕1.月亮的别名。2.莲花的别名。

ཆུ་སྐྱོན 〔名〕水灾。

ཆུ་བསྐོལ་བ 〔语〕烧水。

ཆུ་ཁམས 〔名〕1.水界(佛)。2.液体。

ཆུ་ཁུག 〔名〕1.水湾。2.河湾。3.池塘。

ཆུ་ཁུང 〔名〕1.水洞。2.水沟，水道。

ཆུ་ཁེབས 〔名〕窗上的遮檐；雨搭。

ཆུ་ཁོལ 〔名〕1.沸水，开水。2.温泉。

ཆུ་ཁྱི་ལོ 〔名〕壬戌年。

ཆུ་ཁྲིམས 同 ཆུ་དགྲམ 〔名〕灌溉。

ཆུ་འཁོར 〔名〕1.水漩；漩涡。2.水磨。

ཆུ་འཁོལ་མ 〔名〕开水；沸水。

ཆུ་འཁྱགས 〔名〕凉水，冷水；生水。

ཆུ་འཁྱིལ 〔名〕1.积水。2.水池。

ཆུ་འཁྲུགས 同 ཆུ་གོད་པ 〔名〕汹涌的波浪。

ཆུ་གད 〔名〕1.同 ཧུས་པ。2.水满。

ཆུ་གད་ཅན 〔名〕有胆量者，有志气者，勇士。

ཆུ་གོས 〔名〕雨衣；毛制的褐衫或毡衣。

ཆུ་གྲི 〔名〕1.小刀，剃刀。2.水灾。

ཆུ་གྲུབ་བྲག་རྡོ 〔名〕水成岩。

ཆུ་གྱོག 〔名〕涧流，溪涧。

ཆུ་གླང་ལོ 〔名〕癸丑年。

ཆུ་གླིང 〔名〕沙滩，河中的沙洲，水中的陆地，屿。

ཆུ་ཀླུམ 〔名〕浸水；浸泡在水中。

ཆུ་དགུ 〔名〕一切水；各种水。

ཆུ་དགྲམ 同 ཆུ་ཁྲིམས。

ཆུ་མགོ 〔名〕水源，源泉，泉水。

ཆུ་འགག 〔名〕河闸，水闸；河防。

ཆུ་འགྲམ 〔名〕河岸，河边；河沿。

ཆུ་འགྲོ 〔名〕下水道，阴沟；流水。

ཆུ་རྐོད་པ 同 ཆུ་འཁྱགས。

ཆུ་རྒྱས་པ 〔语〕水涨；涨水。

ཆུ་རྒྱུག 〔名〕水流。

ཆུ་རྒྱུག་ས 〔名〕河槽；河床。

ཆུ་རྒྱུད 〔名〕沿岸。

ཆུ་རྒྱུན 〔名〕河流；水流。

ཆུ་རྒྱུན་དྲག་པ 〔名〕洪流。

ཆུ་རྒྱུས 〔名〕筋肉；筋腱；韧带。

ཆུ་ལྦུད 〔名〕疱；水疱。

ཆུ་སྒོ 〔名〕河闸；水闸。

ཆུ་དན 〔名〕苦水；碱水。

ཆུ་དན་ལམ་ཞུགས 〔语〕积恶成习。

ཆུ་ངོགས 〔名〕河岸；河边；河沿；浒。

ཆུ་ངོས 〔名〕水平面。

ཆུ་ཟམས 〔名〕1.同 ཆུ་རླབས。2. ཆུའི་འཁྱི་ཤིང 微波荡漾；涟漪。

ཆུ་ཚབ་ཤོག་བུ 〔名〕吸水纸。

ཆུ་སྔོ་རིགས 〔名〕藻类植物。

ཆུ་བཅུས 〔动〕舀水，捧水。

ཆུ་བཅོས 〔动〕治水。

ཆུ་ཐྲག 〔名〕悬岩细流。

ཆུ་ཆག 〔名〕饲料，麸草。

ཆུ་འཇགས་པ 〔语〕水落；水退；退潮。

ཆུ་རྙོག 同 ཆུ་སྙོག 〔名〕浑水；浊流。

ཆུ་གཉེར 〔名〕水纹，波纹。

ཆུ་གཉེར་བ 〔名〕管理水的人，管理河渠的人。

ཆུ་སྙོག 同 ཆུ་རྙོག。

ཆུ་སྙིང 〔名〕可制饰品的一种宝石。

ཆུ་གཏིང་ཟབ་པ 〔名〕深水。

ཆུ་གཏེར 〔名〕洋，大洋。

ཆུ་གཏོང་བ 〔语〕放水，灌溉。

ཆུ་གཏོར་བ 〔语〕洒水，喷水。

ཆུ་རྟ་ལོ 〔名〕壬午年。

ཆུ་སྟག་ལོ 〔名〕壬寅年。

ཆུ་སྟོད 〔名〕1.上流，上游。2.箕宿（二十八宿之一）。

ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ 〔名〕1.箕宿月。2.阴历六月的别名。

ཆུ་ཐིག 〔名〕水平线。

ཆུ་ཐིགས 〔名〕水滴；水点。

ཆུ་ཐོག 〔名〕水上。

ཆུ་ཐོན 〔名〕水产。

ཆུ་འཐག 〔名〕水磨。

ཆུ་འཐེན་འཁྲུལ་འཁོར 〔名〕抽水机。

ཆུ་དྭངས་མ 〔名〕净水。

ཆུ་དམ 〔名〕水囊；水瓶。

ཆུ་དལ་བོ 同 ཆུ་འདལ་བ 〔名〕缓流；慢流。

ཆུ་དུག 〔名〕1.水毒。2.醉马草。

ཆུ་དོང 〔名〕水坑；水窖。

ཆུ་དྲག་པ 〔名〕激流。

ཆུ་དྲེག 〔名〕水垢；苔藓。

ཆུ་དྲོ་འཇམ 〔名〕温水。

ཆུ་དྲོན 同 ཆུ་ཚ。

ཆུ་མདའ 〔名〕1.水枪。2.喷泉。3.支流。

ཆུ་མདེལ 〔名〕鱼雷；水雷。

ཆུ་མདོ 〔名〕1.河流的汇合处。2.水口。3.河口；川口。

ཆུ་འདམ 〔名〕泥沼；沼泽。

ཆུ་འདལ་བ 同 ཆུ་དལ་བོ。

ཆུ་འདུལ་བ 〔语〕治水。

ཆུ་འདྲེན་འཁྲུལ་འཁོར 〔名〕抽水机。

ཆུ་རྡེའུ 〔名〕水中小石子。

ཆུ་རྡོ 〔名〕河滩的小圆石。

ཆུ་ཡུམ 〔名〕小败火草(药)。

ཆུ་ཡུམ་ཚོག་དཀར 〔名〕紫堇(药)。

ཆུ་ཡུར 〔名〕用麸皮或面与水拌合的牛马饮料。

ཆུ་ནས་འདོན་པ 〔语〕打捞。

ཆུ་ཉིང 〔名〕数年前，几年以前。

ཆུ་སྣ 〔名〕水头；水流的源头。

ཆུ་པ 〔名〕水手。

ཆུ་པད་མ 〔名〕莲花。

ཆུ་སྤྲེལ་ལོ 〔名〕壬申年。

ཆུ་ཕག་ལོ 〔名〕癸亥年。

ཆུ་ཕྲན 〔名〕涧；溪流。

ཆུ་འབྲུལ 〔名〕拌汤；拌面汤（饭食）。

ཆུ་བ 〔名〕筋；茎筋（如莲花）。

ཆུ་བན 或 ཆུ་བེན 〔名〕水壶；水瓶；水坛。

ཆུ་བལ 〔名〕水苔；水藻；海绵。

ཆུ་བུམ 〔名〕水壶；铜水瓶。

ཆུ་བུར 同 ཆུའི་ལྦུ་བ 〔名〕1.水泡；泡沫。2.疱；疮；伤；疡。

ཆུ་བེད 〔名〕水利。

ཆུ་བེན 参看 ཆུ་བན。

ཆུ་བོ 〔名〕河；河流。

ཆུ་བོ་གངྒཱ 〔名〕恒河；殑伽河。

ཆུ་བྱ 〔名〕水鸟；水禽。

ཆུ་བྱ་ལོ 〔名〕癸酉年。

ཆུ་བྱུག་པ 〔名〕河流横溢；泛滥。

ཆུ་འབབ 〔名〕水流。

ཆུ་འབུད 〔动〕排水。

ཆུ་འབུད་འགག་སྒོ 〔名〕排水闸。

ཆུ་འབུད་ཕུར་བུ 〔名〕排水道。

ཆུ་འབྲུག་ལོ 〔名〕壬辰年。

ཆུ་འབྲུམ 〔名〕水痘。

ཆུ་ལྦུ 〔名〕水泡，水沫。

ཆུ་སྦྲུལ 〔名〕1.水蛇。2.癸巳，如，ཆུ་སྦྲུལ་ལོ 癸巳年。

ཆུ་སྦྲུལ་ལོ 〔名〕癸巳年。

ཆུ་མ 〔名〕水田。

ཆུ་མ་རྩི 〔名〕高山大黄（药）。

ཆུ་མིག 〔名〕1.泉。2.静脉。

ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ 〔名〕炮绳（用黑白毛线编成，上面有九个眼）。

ཆུ་མོ 同 ཆུ་བོ。

ཆུ་སྨད 〔名〕下游，河的下流。

ཆུ་སྨིག་པ 〔语〕蘸水。

ཆུ་བཙའ 〔名〕水锈；水垢。

ཆུ་བཙོན 〔名〕水牢。

ཆུ་རྐྱལ། 〔名〕1.游泳，嬉水；泅水的本领。2.水性，游泳的技巧。

ཆུ་སྐྱི་ནག་པོ། 〔名〕辣蓼(药)。

ཆུ་རྩེ། 〔名〕戏水，玩水。

ཆུ་ཚྭ། 〔名〕水盐。

ཆུ་ཚགས། 〔名〕过滤器；漏杓。

ཆུ་ཚད། 〔名〕水平，水准。

ཆུ་ཚན། 亦作 ཆུ་ཁོལ། 〔名〕温泉。

ཆུ་ཚོད། 〔名〕时间，小时。

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ། 〔名〕钟表。

ཆུ་ཚོན། 〔名〕水彩颜料。

ཆུ་མཛོད། 〔名〕大海，水库，蓄水池。

ཆུ་འཛུལ། 〔名〕潜水。

ཆུ་རྫ། 〔名〕水缸。

ཆུ་ཞལ། 〔名〕水槽，屋檐上的流水处。

ཆུ་ཞེང་། 〔名〕面积，宽度。

ཆུ་གཞུང་། 〔名〕中游，河干，主流。

ཆུ་ཟབ་མཚོ་ཁ། 〔名〕深水海港。

ཆུ་ཟིལ། 〔名〕水滴，水珠。

ཆུ་ཟོམ 同 ཆུ་ཟོ 〔名〕水桶。

ཆུ་གཟར། 〔名〕水瓢；大木杓。

ཆུ་འོག་ཟག་རྡོ། 〔名〕暗礁。

ཆུ་འོབས། 〔名〕水渠，水坑，沟壕。

ཆུ་ཡི་བྱི་བ། 〔名〕水鼠。

ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། 〔名〕水泡，泡沫。

ཆུ་ཡི་མཛོད། 亦作 ཆུ་མཛོད། 〔名〕1.水库。2.大海。

ཆུ་ཡུར། 〔名〕河沟。

ཆུ་ཡོས་ལོ། 〔名〕癸卯年。

ཆུ་གཡེང་རྩ། 〔名〕浮萍草(药)。

ཆུ་ར། 〔名〕1.盛水器。2.护城河。

ཆུ་རགས། 〔名〕水坝，堤。

ཆུ་རི། 〔名〕洪涛，巨浪。

ཆུ་རིས། 〔名〕水纹，波纹，水花。

ཆུ་ཏུག་ཐལ་ལག 〔名〕水葫

芦苗(药)。

ཆུ་རླབས 〔名〕波浪，浪潮。

ཆུ་ལྭ 〔名〕雨衣。

ཆུ་ལམ 〔名〕航线(水上)。

ཆུ་ལུག་ལོ 〔名〕癸未年。

ཆུ་ལུད 〔名〕水肥。

ཆུ་ལོག 〔名〕洪水；山洪。

ཆུ་ལོག་འགོག་བྱེད་ཆུ་རགས 〔名〕防洪堤。

ཆུ་ལོན 〔名〕堤，坝。

ཆུ་ཤྭ 〔名〕1.洪水。2.洪水泛滥。

ཆུ་ཤིང 〔名〕1.藤。2.芭蕉。

ཆུ་ཤུགས 〔名〕水势，水力。

ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་ས་ཚིགས 〔名〕水力发电站。

ཆུ་ཤུར 〔名〕曲水(西藏拉萨市所辖县之一)。

ཆུ་ཤུལ 〔名〕1.沟渠，排水沟。2.河床。

ཆུ་ཤེལ 〔名〕晶石，水晶。

ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ 〔名〕水晶王(月亮的藻词)。

ཆུ་གཤིས 〔名〕水性。

ཆུ་བཤང 〔名〕大小便。

ཆུ་བཤང་བ 〔语〕排泄，排水。

ཆུ་སེར 〔名〕脓，脓汁，黄水。

ཆུ་སོ 〔名〕膀胱。

ཆུ་སྲབ་པ 〔名〕浅水；水浅。

ཆུ་སྲམ 〔名〕水獭。

ཆུ་སྲིན 〔名〕1.鳄鱼，鲸鱼。2.神话中的水怪。

ཆུ་སྲིབ 〔名〕白浊，淋病。

ཆུ་སྲིལ 同 རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ 〔名〕海洋，大洋。

ཆུ་གསོག་ཚད 〔名〕蓄水量。

ཆུ་གསོག་རྫིང་བུ 〔名〕蓄水池。

ཆུ་ཧྲམ 〔名〕雨鞋。

ཆུག 〔动〕为 འཇུག་པ 的命令式。

ཆུང 或 ཆུང་བ 〔形〕小；少；幼。

ཆུང་གྲས 〔名〕少者，少辈。

ཆུང་གྲོགས 〔名〕童年之交，总角之交。

ཆུང་ངུ 〔形〕少许，微小，幼小。

ཆུང་ཆུང 〔形〕极少，小小，一点。

ཆུང་དུ་འགྲོ་བ 〔语〕减少。

ཆུང་འདྲིས 〔名〕从小相交，情人（藏族民歌中常用此词）。

ཆུང་བ 同 ཆུང。

ཆུང་བྱེད 〔名〕1.细小；纤维。2.火；火神。

ཆུང་མ 〔名〕妻；爱人。

ཆུང་ཟད 同 ཅུང་ཟད 〔形〕少许；一点；稍微。

ཆུང་རབས 〔名〕小辈。

ཆུང་ཤོས 〔形〕最小，最幼。

ཆུད་པ 同 འཇུག་པ 〔动〕加入；放入，映入。

ཆུད་འཛའ་བ 同 ཆུད་ཟོས 〔名〕损耗；浪费。

ཆུད་ཟོས་གཏོང་བ 〔语〕浪费。

ཆུད་ཟོས་སུ་སོང 〔语〕浪费。

ཆུད་གཟན 〔形〕浪费，消耗。

ཆུན 〔动〕为 འཇུན་པ 的命令式。

ཆུན་པོ 〔量〕捆；束；堆；集积。

ཆུན་མ 〔名〕妾，小妻。

ཆུབ་པ 〔动〕1.成功，完成。2.通达；通晓。

ཆུབ་གསལ 〔形〕明白，在心里很明白。

ཆུམས 〔动〕为 འཇུམ་པ 的命令式。

ཆུའི་འཁྲི་ཤིང 〔名〕微波荡漾；涟漪。

ཆུའི་ལྦུ་བ 参看 ཆུ་བུར。

ཆུའི་ཟེགས་མ 参看 ཞར་མ。

ཆུར 〔动〕为 འཇུར་བ 的命令式。

ཆུར་འདྲིས 〔名〕水牛（系藻词）。

ཆུར་འཕྱོ 〔语〕水上漂浮，浮于水面。

ཆུར་བ 或 ཆུ་ར 〔名〕曲拉（即奶渣）。

ཆུར་རིང་བ 〔形〕竖长，纵长。

ཆུས 〔动〕为འཆུ་བ的命令式。

ཆུས་འཁྲུད་པ 〔语〕冲洗。

ཆུས་འདེད་པ 〔语〕冲服。

ཆུས་རྡེབ་པ 〔语〕冲刷，冲击。

ཆུས་གནོན་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕水压机。

ཆུས་སྦངས་པ 〔语〕浸渍，浸泡渍。

ཆེ 参看ཆེ་བ。

ཆེ་ཁ 〔名〕大多数。〔形〕主要的。

ཆེ་ཁག 〔名〕大部门，规模大者，如指大学、大工厂、大机关等。

ཆེ་ཁོག 〔名〕整体，整膛。

ཆེ་ཁྱད 〔形〕广大，宽大。

ཆེ་གེ་མོ 〔代〕某人，某某(尺牍用语)。

ཆེ་སྒྲུབ 〔名〕大干。

ཆེ་སྒྲོག 〔名〕广播。

ཆེ་བརྒྱུད 〔名〕长子的后裔。

ཆེ་ཆུང 〔形〕大小。

ཆེ་ཆེ 〔形〕大大，最大的。

ཆེ་གཅེར 〔名〕大办，大搞。

ཆེ་ཐབས 〔名〕1.大计，重大策略。2.好办法。

ཆེ་དྲན 参看ཆེད་དྲན。

ཆེ་སྤེལ 〔名〕大搞。

ཆེ་བ 〔名〕或〔形〕大，大的。

ཆེ་དབྱེ 〔名〕〈汉〉窃衣(药)。

ཆེ་བཙན 〔形〕强大，强狠，厉害。

ཆེ་རྒྱགས 〔名〕大模大样，摆架子。

ཆེ་འཛུགས 〔名〕大办。

ཆེ་ཤི 〔名〕妻子。

ཆེ་ཤེ 〔名〕1.姊妹。2.妻。3.嫂。

ཆེ་རུ་གཏོང་བ 〔语〕放大。

ཆེ་ལོང་ཙམ 〔副〕粗略，大概。

ཆེ་ཤེལ 〔名〕放大镜。

ཆེ་ཤོས 〔形〕最大的，最主要的。

ཆེད 〔形〕或〔副〕专，特。

〔名〕1.原因。2.因为。

ཆེད་བསྐོས 〔动〕特约，特命。

ཆེད་འགན 〔名〕专职，专责。

ཆེད་འགའ 〔形〕许多，多数，大半。

ཆེད་སྒྲིག་ཡི་ཚན 〔名〕专栏。

ཆེད་དངུལ 〔名〕专款。

ཆེད་མངགས་པ 〔名〕特使，专使，特派员。

ཆེད་ཆེན་པོ 〔形〕特大，特别重要。

ཆེད་བརྗོད 〔名〕社论。

ཆེད་གཉེར 〔动〕1.特设，专设；专营；专管。2.希求。

ཆེད་གཏོང 〔动〕专开（指交通工具）。

ཆེད་དུ 〔副〕原因，因为，专门。

ཆེད་དོན 同 ཆེ་དོན 〔名〕1.重要事，特别事。2.事由，案由。3.专题，专案。

ཆེད་སྤྱོད 〔名〕专用。

ཆེད་སྦྱོང་ཉེ་ཚན 〔名〕专修科。

ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ 〔名〕专科学校。

ཆེད་དམིགས 〔名〕专门，特别。

ཆེད་རྩོམ 〔名〕论文，论著，专著。

ཆེད་ལས 〔名〕专业。

ཆེད་གྲོ 〔名〕商议，约定。

ཆེན་ཕྲན 为 ཆེན་མ 与 ཕྲན་མ 的缩写〔名〕妻妾。

ཆེན་པོ 〔形〕大的，主要的。

ཆེན་མ 〔名〕1.妻。2.主妇。

ཆེམ་ཆེམ 同 ཆེམ་མེ་བ 〔象〕咳嗝声，鼓噪声。〔形〕明光闪耀。

ཆེམས 同 ཁ་ཆེམས 或 ཞལ་ཆེམས 〔名〕遗嘱，遗言。

ཆེམས་སེ་ཆེམ 〔象〕巨雷声。

ཆེར་སྐྱེད 〔语〕壮大。

ཆེར་སྤེལ 〔语〕扩展，开展。

ཆེས 为 ཆེ་བ 的具格 〔副〕极，最，甚，很。

ཆེས་མཐུགས 同 ཆེས་སྦྱོར

〔形〕极快；极速；火速；高速。

ཆེས་ཆེར 〔副〕极大，巨大，大大地。

ཆེས་རྙིང་པ 〔形〕陈旧的；破旧不堪。

ཆེས་སྒྱོར 同 ཆེས་མགྱོགས。

ཆེས་ལྷག་པ 〔形〕超过，过剩；剩余极多。

ཆོ་ག 〔名〕1.仪轨；仪式。2.方法。

ཆོ་ག་པ 〔名〕1.司仪。2.通晓仪式者。

ཆོ་ངེ 或 ཆོ་ངེས 〔名〕恸哭，悲号。

ཆོ་ཆད་པ 〔形〕不合适，不合理。

ཆོ་འཕྲུལ 〔名〕神变；幻变；幻化。

ཆོ་འབྲང 〔名〕1.家庭，世系（多指母系）。2.舅家。

ཆོ་མེད 〔形〕荒唐。

ཆོ་ཡོད་པ 〔名〕有用，有所需要。

ཆོ་རིགས 〔名〕父系，同族。

ཆོ་རིས 〔名〕世系，宗传。

ཆོ་ལོ 〔名〕1.(蒙)官衔；职衔。2.同 ཀོ་ལོ。

ཆོ་ལོ་རིས 〔名〕图样，图案，贝壳纹。

ཆོག 〔动〕可以，能够，允许，可行。

ཆོག་མཆན 〔名〕批准，允许，核准。

ཆོག་པ 参看 ཆོག。

ཆོག་ཤེས 〔名〕知足，安分。

ཆོག་ཤེས་མེད་པ 〔语〕贪婪，不知足。

ཆོགས 〔动〕为 གཅོག་པ 和 འཆག་པ 的命令式。

ཆོངས 〔动〕为 འཆང་བ 的命令式。

ཆོད 〔名〕1.判决。2.隔墙。〔动〕为 གཅོད་པ 和 འཆད་པ 的命令式。

ཆོད་གཏམ 〔名〕论断。

ཆོད་དོན 〔名〕协议，协定。

ཆོད་ཡིག 〔名〕协定。

ཆོད་སེམས 〔名〕决心。

ཆོན་ཐག〔名〕帐房四周的拉绳。

ཆོབ་ཆོབ 〔象〕一种声音(如用杓舀粥声)。

ཆོབས 〔动〕为 འཆབ་པ 的命令式。

ཆོམ 或 ཆོམས 〔动〕抢劫。

ཆོམ་རྐུན 〔名〕盗贼，盗匪，强盗。

ཆོམ་པོ 或 ཆོམས་པོ 〔名〕抢劫者，土匪，强盗。

ཆོམས་བརྡུངས 〔动〕摧毁，打碎。

ཆོར〔动〕为 གཅོར་བ 的命令式。

ཆོར་སོ 〔名〕露牙，龇牙，獠牙。

ཆོལ 〔动〕为 འཆོལ་བ 的命令式。

ཆོལ་ཁ 〔名〕区划，区域。

ཆོལ་ཁ་གསུམ 〔名〕三区，西藏古代称法区、人区、马区为三区。

ཆོལ་ཟངས 〔名〕浴盆。

ཆོས 〔名〕1.法(佛)，教义，宗教。2.事物。3.方法，状态，习惯。〔动〕为 འཆའ་བ 和 འཆོས་པ 的命令式。

ཆོས་ཀུན 同 ཆོས་ཐམས་ཅད 〔名〕一切事物，众法(佛)，所有一切。

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ 参看 ཆོས་རྒྱལ。

ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ 参看 ཆོས་སྦྱིན。

ཆོས་སྐད 〔名〕1.经典语言。2.文言。

ཆོས་སྐྱོང 〔名〕护法。

ཆོས་ཁྲི 〔名〕1.经架。2.法座。

ཆོས་ཁྲིམས 〔名〕教规，教律，法规，教诫。

ཆོས་འཁོར 〔名〕法轮(佛)。

ཆོས་གོས 〔名〕法衣，袈裟。

ཆོས་གྲྭ 〔名〕佛学院，经院，寺院。

ཆོས་རྒྱལ 同 ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ 〔名〕法王。

ཆོས་རྒྱུད། 〔名〕传统；教统；法统。

ཆོས་ཅན། 〔名〕有法(因明术语)。

ཆོས་ཆས། 〔名〕法器。

ཆོས་ཉིད། 〔名〕1.法性。2.规律；法则。

ཆོས་ཕྱོགས 参看 ཆོས་ཁྲི。

ཆོས་ཐམས་ཅད 同 ཆོས་ཀུན。

ཆོས་འགྲེམས་པ 〔语〕宣教；讲经说法。

ཆོས་སྡེ 〔名〕寺院。

ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ 〔名〕大寺院。

ཆོས་པ 〔名〕1.僧侣。2.教徒。

ཆོས་འབྱུང་ 〔名〕宗教史；佛教史。

ཆོས་སྦྱིན 同 ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ 〔名〕法施(佛)；舍施。

ཆོས་མ 〔名〕1.尼姑。2.女教徒。

ཆོས་ཚོགས 〔名〕教会。

ཆོས་རྫས 〔名〕法物。

ཆོས་གཞིས 〔名〕寺院庄园。

ཆོས་རྭ 参看 ཆོས་གྲྭ。

ཆོས་ལུགས 〔名〕1.教义；法轨；教派；宗教。2.习惯；惯例。

ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ 〔名〕教派。

ཆོས་སྲིད 〔名〕政教。

མཆད་སྒམ 〔名〕棺材。

མཆད་པ 〔名〕坟墓；葬场。

མཆན 〔名〕1.胁；两胁。2.夹注，注释。

མཆན་ བཀོད་ མཛད་ ཟིན 〔语〕批示。

མཆན་ཁུག 同 མཆན་ཁུང 〔名〕腋窝；胳肢窝。

མཆན་ཁུང 参看 མཆན་ཁུག。

མཆན་ཁེབས 〔名〕护胁布。

མཆན་འགྲེལ 〔名〕注释；夹注。

མཆན་བརྗོད 〔名〕批语。

མཆན་པ 〔名〕注解；脚注；笺注。

མཆན་བུ 〔名〕1.弟子；学徒。

2.注释，脚注。

མཆན་འོག 〔名〕腋下。

མཆི་གུ 〔名〕1.手推的小磨。下扇磨盘。

མཆི་བ 〔动〕过去式为 མཆིས。1.来；去。2.出现。3.有；存在。

མཆི་མ 〔名〕泪。

མཆི་མ་དཀྲུ་བ 同 མཆི་མ་ཕྱུང་བ 〔语〕落泪，流泪。

མཆི་མ་ཁྲལ་ཁྲལ་བ 同 མཆི་མ་བཤིལ་བ 〔语〕流泪，珠泪涔涔。

མཆི་མ་སྒྲུགས་པ 参看 མཆི་མ་དཀྲུ་བ。

མཆི་མ་བཤིལ་བ 同 མཆི་མ་ཁྲལ་ཁྲལ་བ。

མཆི་མ་ཕྱུང་བ 同 མཆི་མ་དཀྲུ་བ。

མཆིག 〔名〕1.石臼。2.手推小磨。

མཆིག་མ 〔名〕上扇磨盘。

མཆིད 〔名〕（古）中央；中心。

མཆིད་བུ 〔名〕1.琉璃首饰。2.假宝石。

མཆིད 〔名〕话，言论（敬）。

མཆིད་འབྲེལ 〔名〕1.请；求。2.谈话（敬）。

མཆིན་ཁ 同 མཆིན་མདོག 〔名〕赤黑色，茄紫色。

མཆིན་མདོག 参看 མཆིན་ཁ。

མཆིན་པ 〔名〕肝。

མཆིལ་ཁྲ 〔名〕鹞。

མཆིལ་པ 〔名〕1.铁钩，钓钩。2.同 བྱིའུ。

མཆིལ་མ 〔名〕口水，唾液。

མཆིལ་ལྷམ 〔名〕僧靴（翘尖靴）。

མཆིས་པ 〔动〕为 མཆི་བ 的过去式。

མཆིས་འབྲང 亦作 མཆིས་བྲང 〔名〕1.妻室。2.主妇。3.住所。

མཆིས་མལ 〔名〕床，床架。

མཆིས་ཚེ 〔语〕出现的时候。

མཆུ 〔名〕1.唇。2.嘴；鸟喙；壶嘴。

མཆུ་འཛུམ་པ 〔语〕微笑，含笑。

མཆུ་ཏོ 或 མཆུ་ཐོ 〔名〕1.嘴子，壶嘴。2.鸟喙。

མཆུ་བརྗེས 〔名〕翘唇，翻嘴唇。

མཆུ་རིང 〔名〕1.长唇。2.野猪的别名。

མཆུ་ཤྲ 同 མཆུ་ཧྲོ 〔名〕豁唇。

མཆུམ་ཐོ 〔量〕串（如一串珍珠或珊瑚）。

མཆེ་སྡེར 〔名〕爪牙。

མཆེ་བ 〔名〕犬齿，尖齿。

མཆེ་བ་གཙིགས་པ 〔语〕张牙，龇牙，切齿。

མཆེད 〔名〕兄弟，姊妹（敬）。

མཆེད་གྲོགས 〔名〕朋友，师兄弟。

མཆེད་པ 〔动〕扩充，增长，蔓延。

མཆེད་པོ 〔名〕弟兄（敬）。

མཆེད་མོ 〔名〕姊妹（敬）。

མཆེད་ཟླ 同 སྤུན་ཟླ 〔名〕兄弟，兄弟姊妹。

མཆེར་བ 或 མཆེར་པ 〔名〕脾脏。

མཆེལ་བ 〔动〕贪着，贪恋。

མཆེས་པ 〔动〕承认，允诺。

མཆོག 〔形〕最胜，最好，最高尚；尊；至尊；第一；伟大。

མཆོག་གྱུར 〔形〕1.神圣，高尚，崇高。2.卓越，优秀，殊胜。

མཆོག་དགའ 或 མཆོག་ཏུ་དགའ་བ 〔形〕上乐；大喜，狂喜。

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ 〔语〕神圣。

མཆོག་མ 〔名〕1.顶，尖端。2.最上，殊胜。

མཆོག་དམན 〔形〕尊卑。

མཆོག་ཟུང 〔名〕双尊（释迦牟尼的两个著名弟子，即舍利子及目犍连）。

མཆོག་གསུམ། 同 དཀོན་མཆོག་གསུམ། 〔名〕三宝（指佛、法、僧三者）(佛)。

མཆོང 〔名〕红玛瑙。

མཆོང་རྒྱུད་ཆེན་པོ། 〔名〕大跃进。

མཆོང་སྒམ། 〔名〕跳箱（体育用具）。

མཆོང་གདུགས། 〔名〕降落伞。

མཆོང་བ 〔动〕未来式为 མཆོང，过去式和命令式为 མཆོངས。跳跃。

མཆོངས། 〔动〕为 མཆོང་བ 的过去式和命令式。

མཆོད 〔动〕吃；喝；吸；穿；戴（敬）。

མཆོད་ཀོང 〔名〕献净水的金属杯（佛）。

མཆོད་ཁང 〔名〕经堂；佛堂；祭堂。

མཆོད་ཁྲི 〔名〕供桌。

མཆོད་ཆས 〔名〕祭祀用具。

མཆོད་བརྗོད 〔名〕祈祷或赞颂词。

མཆོད་རྟེན 〔名〕1.塔 2.供物。

མཆོད་སྟེགས 〔名〕祭坛。

མཆོད་སྟོན 〔名〕供养法会；时会；节会。

མཆོད་སྡོང 〔名〕供灯；灯芯（佛灯）。

མཆོད་གནས 〔名〕祭祀或供养的对象。

མཆོད་པ 〔名〕或〔动〕尊敬；祀奉；供养。

མཆོད་འབུལ 〔名〕供奉；祭祀。

མཆོད་སྦྱིན 〔名〕祭施；祭祀。

མཆོད་མེ 〔名〕佛灯。

མཆོད་རྫས 〔名〕供器；祭品。

མཆོད་ཞལ 〔名〕碗（敬）。

མཆོད་ཡོན 〔名〕供施；布施。

མཆོད་ཤིང 〔名〕牌位。

མཆོར་སྒེག་ཅན 〔名〕装扮美丽者。

མཆོར་པོ་ 或 **འཕྱོར་པོ་** 〔形〕 1.美丽；雅致；文雅。2.铺张；阔绰；摆阔气。

མཆོར་མོ་ 〔名〕 修饰漂亮的妇女。

འཆག་པ་ 〔动〕 未来式为འཆག，过去式为ཆག。1.折断；裂开；破碎。2.减价，打折扣。又作 ཆགས་པ，未来式为 བཅག，过去式为 བཅགས，命令式为 ཆོགས。1.践踏。2.行走；移动。

འཆགས་པ་ 同 བཤགས་པ་ 〔动〕 认罪，忏悔。

འཆང་བ་ 〔动〕 未来式为བཅང，过去式为 བཅངས，命令式为 ཆོངས。1.执，握。2.保存，保持。

འཆང་བཟུང་ 〔名〕 柄，把。

འཆངས 〔名〕 把柄。

འཆངས་པ 〔动〕 持(如：持……态度)；抱(如：抱……希望)，怀(怀着善意)。

འཆད་པ 〔动〕 未来式为 འཆད，过去式为 ཆད，命令式为 ཆོད。1.断。2.停止。3.短少。4.丢失。5.分离。又，未来式及过去式为 བཤད，命令式为 ཤོད。说，讲。

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ 〔名〕 讲、论、著(讲解、辩论和著作)。

འཆབ་པ 〔动〕 未来式为 བཅབ，过去式为 བཅབས，命令式为 ཆོབས。遮蔽，隐匿，保守秘密，暗藏。

འཆམ་པ 〔动〕 未来式为 འཆམ，过去式为 འཆམས，命令式为 འཆོམས。跳舞，行走，散步。

འཆམ་པོ 〔名〕 舞者。〔形〕 和谐，一致，投机。

འཆམས 〔动〕 1.为 འཆམ་པ 的过去式。2.为 འཆམས་པ 的未来式和过去式。

འཆམས་པ 〔动〕 未来式和过

去式为 འཆམས，命令式为 འཚོམས。同意。

འཆའ 〔名〕碗架。

འཆའ་བ〔动〕未来式为 བཅའ，过去式为 བཅས，命令式为 ཆོས。1.整理，建造。2.同 མནའ་སྐྱལ 及 མནའ་བཅའ。又：未来式为 བཅའ，过去式为 འཆོས，命令式为 འཆོ。啃，咬。

འཆར་ཀ 〔名〕1.出现。2.日出时。

འཆར་འགོད 〔名〕规划，筹划。

འཆར་སྒོ 〔名〕思想，观念，想法，意见。

འཆར་སྒོ་ངན་པ 〔语〕居心不良。

འཆར་ཅན 〔名〕照例，经常，照常。

འཆར་བ 〔动〕未来式及过去式为 ཤར。1.出现，升起。2.闪耀。

འཆར་གཞི 〔名〕计划，方案。

འཆར་གཞི་འགོད་པ 〔语〕作出计划，规划。

འཆར་ཟིན 〔名〕草案。

འཆར་ཡན 〔形〕浪漫。

འཆལ་གཏམ 参看 ཅལ་གཏམ。

འཆལ་པོ 〔名〕1.奸夫。2.淫乱。3.二流子。

འཆལ་སྤྱོད 〔名〕行为不正。

འཆལ་བ 〔动〕1.丧失神志，混乱，紊乱。2.奸淫，通奸。

འཆལ་བ་མེད་པ 〔语〕1.勤敏。2.无误，无失。

འཆལ་མོ 〔名〕1.娼妇。2.淫乱。

འཆལ་རྩེད 〔名〕调情。

འཆལ་ཚིག 参看 ཅལ་གཏམ。

འཆི་ཁ 〔名〕临终。

འཆི་གུ 〔名〕弹弓。

འཆི་ལྟས 或 འཆི་རྟགས 〔名〕死兆。

འཆི་བདག 同 གཤིན་རྗེ

〔名〕阎王，死神。

འཆི་འཕོ 〔名〕死，逝世。

འཆི་བ 〔名〕或〔动〕死亡。

འཆི་མེད 〔名〕1.不死，无死。2.天的别名。

འཆིང་རྒྱ 〔名〕桎梏，羁绊，网罗，拘束，框框。

འཆིང་རྒྱག 同 འཆིང་རྒྱ。

འཆིང་བསྒྲིགས 〔名〕合同，契约，公约。

འཆིང་ཐག 〔名〕束缚，罗网，羁绊。

འཆིང་པ 〔名〕束缚，约束。

འཆིང་བ 〔名〕束缚之物，带，绳，桎梏。〔动〕未来式为 བཅིང，过去式为 བཅིངས，命令式为 ཆིངས。束缚，捆绑。

འཆིང་བྱེད 〔名〕能缚，如绳索、套索。

འཆིང་ཞགས 〔名〕套索。

འཆིང་ཤུགས 〔名〕约束力。

འཆིབ་པ 〔动〕未来式为 བཅིབ，过去式为 བཅིབས，命令式为 ཆིབས。骑，乘(敬)。

འཆིམས་པ 〔动〕满足，充满。

འཆིར་བ 〔动〕压，榨，挤。

འཆིལ་བ 同 མཆིལ་པ。

འཆུ་བ 〔动〕过去式为 འཆུས。扭曲，使弯。又，未来式为 བཅུ，过去式为 བཅུས，命令式为 ཆུས。汲，舀。

འཆུག 〔动〕未来式为 འཆུག，过去式为 འཆུགས。错。

འཆུགས 〔动〕为 འཆུག 的过去式。

འཆུན 或 འཆུན་པ 〔动〕1.制服，驯服。2.捆缚。

འཆུམ་པ 〔动〕希望，贪欲。〔名〕贪婪，悭吝。

འཆུང 〔动〕穿入，穿过。

འཆུས 〔动〕为 འཆུ་བ 的过去式。

འཆུས་པོ 同 ཆུག་པོ。

འཆེ་བ 〔动〕未来式为 འཆེ，

过去式为 འཆེས。作证；答应，承认。

འཆེག་པ 〔动〕劈，砍开。

འཆེམས་པ 〔动〕未来式为 བཅེམ，过去式为 བཅེམས。嚼。

འཆེལ་བ 同 ཞེན་པ 〔名〕希望，贪欲。〔动〕相信；证实。

འཆེས་པ 〔动〕为 འཆེ་བ 的过去式。

འཆོ 〔动〕为 འཆའ་བ 的命令式。

འཆོག་པ 〔名〕墙。〔动〕打破，打击。

འཆོམས 〔动〕为 འཆམ་པ 和 འཆམས་པ 的命令式。

འཆོར 〔动〕未来式为 འཆོར，过去式为 ཤོར。1.逃，潜逃。2.流出。3.发生，发出。4.经过；超越。

འཆོལ་བ 〔形〕弄错，颠倒，凌乱，发狂。〔动〕未来式及过去式为 བཅོལ，命令式为 ཆོལ。信托，委托，指定，任命。

འཆོས་པ 〔动〕未来式为 བཅོ，过去式为 བཅོས，命令式为 ཆོས。1.做，造作。2.构造，建筑。3.修改。4.粉饰。又，为 འཆའ་བ 的过去式。

ཇ

ཇ 〔名〕(汉) 茶。

ཇ་དཀར 〔名〕茶缸。

ཇ་སྐོལ 〔语〕熬茶，煮茶。

ཇ་སྐྱེམས 或 གསེར་སྐྱེམས 〔名〕1.饮料。2.茶或酒(敬)。

ཇ་ཁ 同 སེར་ནག་མ 〔名〕茶色，黑黄色。

ཇ་ཁང 〔名〕1.茶店，茶房，茶馆。2.厨房。

ཇ་ཁུག 〔名〕茶袋。

ཇ་ཁོག 〔名〕茶缸；茶叶匣子。

ཇ་མཆོད 〔语〕供茶，献茶。

ཇ་སྟོན་ཚོགས་འདུ 〔名〕茶会，茶宴。

ཇ་ཐང 〔名〕清茶，面茶。

ཇ་ཐུད 〔名〕用酥油奶渣合成的茶点。

ཇ་དྭངས 〔名〕清茶，未调酥油的茶。

ཇ་དམ 〔名〕茶瓶，茶壶，行军壶，热水瓶。

ཇ་མདོང 或 ཇ་ལྡོང 〔名〕1.亦作 གསོལ་མདོང 或 ལྡོང་མོ 打茶桶。2.打酥油茶的桶。

ཇ་སྡོང 同 ཇ་ཤིང 〔名〕茶树。

ཇ་ནག 〔名〕1.黑茶。2.茯茶。

ཇ་ཉེ 〔名〕木碗。

ཇ་ཟ 〔名〕木茶壶。

ཇ་ཕྲ་ཧུ 〔名〕红茶(作甜奶茶用)。

ཇ་ཕྲག 〔名〕砖茶，茶砖。

ཇ་ཕོར 〔名〕茶碗，茶杯。

ཇ་འབྲུ 〔名〕茶籽，茶种。

ཇ་མ 〔名〕1.烹茶者。2.炊事员，厨师。

ཇ་ཚགས 〔名〕1.茶滤子。

2.漏勺。

ཇ་རིལ 〔名〕窝窝茶，沱茶。

ཇ་རོ 〔名〕茶叶渣，熬过的茶叶。

ཇ་ལས་ཞིང་པ 〔名〕茶农。

ཇ་ཤུབ 〔名〕皮箱上的带或环。

ཇ་ལོ 〔名〕茶叶。

ཇ་ཤིང 〔名〕1.茶树，茶叶梗子。2.女贞子（药）。

ཇ་ཤིང་དབང་ལྡག 〔名〕土连翘（药）。

ཇ་སང 〔名〕清茶。

ཇ་སིགས 〔名〕残茶；茶渣子。

ཇ་སིལ་མ 〔名〕茶末，碎茶，零块茶。

ཇ་སེར 〔名〕黄茶。

ཇ་ཧོང 〔名〕1.（汉）红茶。2.紫黄色，茶黄色。

ཇག 同 ཇག་བྱེད 〔动〕抢劫。

ཇག་རྐུན 〔名〕盗匪，强盗。

ཇག་འཁྱམ 〔名〕流寇。

ཇག་བཅོམ 〔名〕剿匪。

ཇག་པ 〔名〕强盗，土匪。

ཇག་དཔོན 〔名〕匪首，贼头。

ཇག་ཤུས་རྫ་ནོར 〔名〕赃物。

ཇག་བྱེད 参看 ཇག。

ཇག་སྤྱལ 〔名〕匪特。

ཇག་དམག 〔名〕匪军。

ཇག་ཚོགས 〔名〕匪帮。

ཇང་ཀ་ཞིང་ཀ 同 དཔྱང་ཐག 〔名〕秋千（玩耍用具）。

ཇི 〔代〕为藏文文法 [illegible] 用字之一，表示"举例"、"比较"、"度量"、"面积"、"时间"等，义为：何，什么，咋。如：ཇི་བཞིན、ཇི་ཙམ、ཇི་སྙེད等。

ཇི་སྐད 〔副〕1.何言之；如说。2.何如，犹如。

ཇི་ག 〔副〕怎样。

ཇི་དགུ 同 ཇི་སྙེད 〔形〕凡所有，所有一切，应有尽有。

ཇི་སྙམ 〔语〕如何想，意为如何，于意云何。

ཇི་སྙེད 同 ཇི་ཙམ 〔副〕1.若干，多少，几许，几多。

2.所有。3.大约。

ཇི་ལྟ་ 或 ཇི་ལྟ་བ 〔副〕 1.怎样。2.何若；何种。

ཇི་ལྟར 〔副〕 1.如；犹如。2.如何；如同。3.怎样。

ཇི་སྟེ 〔连〕 若；假如，如果。

ཇི་ནུས་ཀྱིས 或 ཅིས་ནུས་ཀྱིས 〔副〕 1.务必。2.尽其所能，尽力地。

ཇི་མ་ཇི་བཞིན 〔语〕 1.如实。2.依然；照样；一模一样。

ཇི་མ་ཐུང 同 ཅི་མ་ཐུང。

ཇི་ཙམ 〔副〕 1.如何；怎样。2.若干；多少。

ཇི་ཙུག 同 གང་འདྲ 〔副〕 怎样，何事；何状。

ཇི་ཞིག 同 ཅི་ཞིག 〔代〕 什么；任何，怎样一个。

ཇི་བཞིན 〔副〕 怎样，何似，如什么样；依照；犹如。

ཇི་འོས 〔副〕 相当；应当。

ཇི་ཚོད 同 ཇི་དགུ。

ཇི་སྲིད་དུ 〔副〕 至何时；乃至；终于；不论多久，永久，永远，始终。

ཇི་སྲིད་བར་དུ་གནས་པ 〔语〕永世长存；永世。

ཇུ་ཐིག 同 ཇུ་ཏིག 〔名〕 黑白线（用抽线方法占卦，为本教的一种占卜法）。

ཇུ་ཟོ 同 ཇུ་རིལ 〔名〕 1.擂锤。2.杵，石杵。

ཇུས 同 ཛུས 〔名〕 策略，计策。

ཇུས་སྐྱེལ 〔名〕策动；出谋划策。

ཇུས་འགོད 〔名〕 策划。

ཇུས་འགོད་མཁན 〔名〕 谋士。

ཇུས་འགོད་པ 〔语〕 1.设计；定计。2.谋士。

ཇུས་ངན 〔名〕 下策，坏策。

ཇུས་གཏོགས 〔语〕 干涉。

ཇུས་གཏོང 〔名〕 策划。

ཇུས་ཐག་གཅོད་པ 〔语〕 决策。

ཇུས་ནོར 〔名〕 失策。

ཇུས་གཞི 〔名〕 方案，计划；计策。

ཇུས་གཞི་འགོད་པ〔语〕设计。

ཇུས་བཟང〔名〕良策。

ཇུས་རབ〔名〕上策。

ཇུས་ལེགས〔名〕1.妙算，妙计。2.善于计谋。

ཇེ〔副〕置于形容词的前面，义为：渐渐，越；愈，如：ཇེ་ཆེ渐大，ཇེ་བཟང渐好。

〔名〕1.最初，当初，暂时。2.妙音。

ཇེ་ཞིག同རེ་ཞིག〔副〕暂，暂时。

ཇོ་ཇོ〔名〕哥哥，兄长。

ཇོ་བོ同ཇོའུ〔名〕1.主宰，主人。2.贵族。

ཇོ་བོ་རྗེ〔名〕对佛教学者阿提夏的敬称。

ཇོ་མོ〔名〕1.尼姑。2.家中的主妇。

ཇོ་མོ་གླང་མ〔名〕珠穆朗玛峰。

ཇོ་ལགས〔名〕兄长(敬)。

མཇལ〔动〕未来式和过去式为མཇལ，命令式为མཇོལ。相遇，会晤，谒见，拜会，朝拜。

མཇལ་ཁ་གནང་བ〔动〕接见。

མཇལ་རྟེན〔名〕见面礼，晋见的礼物。

མཇལ་དར〔名〕见面时所献的哈达。

མཇལ་ཕྱག〔名〕敬礼，朝拜，会见。

མཇལ་འཕྲད〔名〕会见。

མཇལ་ལན〔名〕回拜。

མཇིང་ཀྱོག同མཇིང་ཡོན〔名〕歪脖子，斜肩。

མཇིང་བསྣོལ〔语〕交颈（如兽类互相交颈搔痒）。

མཇིང་པ〔名〕脖颈，肩胛。

མཇིང་སྦྲེལ〔语〕连颈（两牛连在一起，如：二牛抬扛）。

མཇིང་ཡོན同མཇིང་ཀྱོག。

མཇུག〔名〕1.后部。2.尾，末尾。3.最后，最终。

མཇུག་རྡོ 〔名〕尾骨，尻骨。

མཇུག་རྡུམ 〔名〕秃尾。〔形〕事无结局，结果不好。

མཇུག་སྡུད 〔名〕1.结论（因明用语）。2.结尾；结束，收尾。

མཇུག་སྡོམ 〔名〕结论。

མཇུག་བསྡུས 〔名〕收尾，结尾。

མཇུག་ཐོད་པ 〔语〕到底，到头；究竟。

མཇུག་བྱང 〔名〕1.跋，跋语。2.书末的祈愿词。

མཇུག་འབྲས 〔名〕结果。

མཇུག་མ 同 རྔ་མ 〔名〕尾巴，结局，结果。

མཇུག་རྫོགས་པ 〔语〕终结，完结。

མཇུག་རིང 或 དུ་བ་མཇུག་རིང 〔名〕彗星。

མཇེ 〔名〕男性生殖器。

མཇེད་པ 〔形〕痛苦，不能忍受。

མཇོར་དུ 同 འཇོར་དུ 〔名〕锄头，镢头。

མཇོལ 〔动〕为 མཇལ 的命令式。

འཇག་སྤྱི 参看 འཇག་མ。

འཇག་སྔོད 〔名〕马尾草，木贼（药）。

འཇག་སྤྱིལ 〔名〕茅舍，茅屋，草堂。

འཇག་མ 〔名〕茅草。

འཇགས 〔动〕1.铭记，记住；放在心上。2.安定，治安；稳定；坐定。

འཇགས་གདན 〔名〕坐垫。

འཇགས་པ 〔动〕未来、过去式及命令式均为 འཇགས。1.留心；注意；记在心中。2.安定；稳定；抚慰。又，未来式和过去式为 བཅགས，命令式为 ཆོག。1.领悟，了解，记住；印入。2.践踏。

འཇང 〔名〕古代羌族。

འཇང་བ 〔动〕吞；咽；吃，

喝。〔名〕饮料或食物。

འཇན་པོ 同 འཇན་པོ 〔名〕丈夫。

འཇན་མོ 〔名〕妻。

འཇབ་དཀྲུག 〔名〕窜扰。

འཇབ་རྒོལ 〔名〕狙击；伏击；偷袭。

འཇབ་ལྟ 〔名〕窥视。

འཇབ་གདན 〔名〕羊毛毡毯。

འཇབ་མདའ 〔名〕冷枪，暗枪。

འཇབ་པ 〔动〕未来式为 བཞབ 或 གཞབ,过去式为 བཞབས, 命令式为 བཞོབ。 1.潜逃；私走；偷走。2.埋伏，藏匿；隐藏；暗藏。

འཇབ་བུ 〔名〕贼；小偷。

འཇབ་སྐྱལ་བ 〔名〕1.侦察；侦探；侦察员。2.密探；间谍。

འཇབ་དམག 〔名〕伏兵。

འཇབ་ཙེ 〔名〕（汉）夹子；镊子。

འཇབ་འཇུལ 〔名〕窜犯；窜入。

འཇམ་ཚར 同 སྙད་ཚར。

འཇམ་མཉེན 〔形〕温柔，温和；绵软。

འཇམ་ཐིང་ཐིང 〔形〕冷冷清清；静悄悄；肃静；寂静。

འཇམ་གདན 〔名〕绒毯。

འཇམ་འདྲད་སྣུམ 〔名〕润滑油。

འཇམ་པ 〔形〕柔软，光滑；嫩；温存。

འཇམ་པོ 〔形〕柔软，光滑；和顺；绵软。

འཇམ་དཔལ 即 འཇམ་པའི་དབྱངས 〔名〕妙吉祥；妙音；文殊菩萨。

འཇམ་དབྱངས 同 འཇམ་པའི་དབྱངས 或 འཇམ་དཔལ。

འཇམ་འབྲས 〔名〕1.软果；2.芡实；建连子（药）。

འཇམ་མ 同 ཇེ་འཇམ 〔名〕

粥，稀饭(敬)。

འཇམ་བསླུས 〔语〕巧骗，利诱，甜言，甘言。

འཇའ 〔名〕1.虹。 2.千斤(顶起重物的一种工具)。3.撬棍，杠杆。

འཇའ་བོ 同 འཇའ་ཚོ 〔形〕1.跛，跛足。2.快乐，舒适。〔名〕步行的役夫。

འཇའ་མ 〔名〕刺绣物，绣花的物品。

འཇའ་ཚོ 同 འཇའ་བོ。

འཇའ་ཚོན 或 འཇའ་རིས 〔名〕彩虹。

འཇའ་ས 同 བཀའ་ཤོག 〔名〕1.告示；命令。2.诰命；诏书，敕书，任命书，委任状。3.官职。

འཇར་བརྩིས 〔语〕堵墙，泥墙。

འཇར་བ 〔动〕粘补，修补，补缀。

འཇལ་ཁ 〔名〕度量，衡量。

འཇལ་ཚད 〔名〕量具，衡器。

འཇལ་འདུམ 〔名〕会谈，商讨，谈判，调停。

འཇལ་སྤྲོད 〔名〕缴纳。

འཇལ་བ 〔动〕未来式为 གཞལ，过去式为 བཅལ，命令式为 འཇོལ。1.权衡，度量。2.估价。3.征收，完纳，偿付。4.思量。

འཇས 〔名〕残肢，手足残废。

འཇི་བ 〔名〕1.跳蚤。2.同 འཇིམ་པ。〔形〕1.平滑，柔软。2.泥泞。3.恶浊(腥味)。

འཇིག་བསྐལ 同 འཇིག་དུས 〔名〕坏劫(佛)。

འཇིག་ཁ 〔名〕末日。

འཇིག་ཆེན 〔名〕危亡，危机。

འཇིག་རྟེན 〔名〕世界，世间，尘世，社会。

འཇིག་རྟེན་ཁམས 〔名〕世界，世间，宇宙。

འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱབས་མགོན 〔名〕救世主。

འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པོ 〔名〕

救世主。

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་མིག 〔名〕 1.世间眼(佛)。2.太阳的别名。

འཇིག་རྟེན་འགྲོ་ལུགས 〔名〕 世间常规；世道。

འཇིག་རྟེན་སྒྱུར་བཀོད 〔语〕 改造世界。

འཇིག་རྟེན་རྙིང་པ 〔名〕 旧世界；旧社会。

འཇིག་རྟེན་པ 〔名〕 世人。

འཇིག་རྟེན་གསར་པ 〔名〕 新世界；新社会。

འཇིག་དུས 同 འཇིག་བསྐལ。

འཇིག་གནས 〔名〕 1.毁灭处。2.尸林；坟墓。

འཇིག་པ 〔名〕 破坏；毁灭。〔动〕 未来式为 གཞིག，过去式为 བཞིག 或 བཤིགས，命令式为 ཤིག 或 ཞིག。毁坏；毁灭；消灭。

འཇིགས་སྐུལ 〔名〕 威逼；威吓；威胁；恐怖；胁迫。

འཇིགས་སྐྲག 〔名〕 害怕；畏惧；受惊。

འཇིགས་རྔམ་བྱེད་པ 〔语〕 示威。

འཇིགས་སྣང 〔名〕 恐怖；恐惧；畏惧。

འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ 〔语〕 威逼；威胁；恐吓。

འཇིགས་པ 〔形〕 怖畏；惶恐；畏惧；受惊。

འཇིགས་མེད 〔名〕 无所畏惧。

འཇིགས་ཞུམ 〔名〕 屈服；畏缩。

འཇིགས་རྩལ 〔名〕 威力。

འཇིང་བ 同 ཟེ་འཇིང 〔名〕 亲戚。

འཇིངས 〔名〕 1.中央，中心(大海)。2.深度。

འཇིབ་ཆས 〔名〕 吸吮器具(医用)。

འཇིབ་པ 〔动〕 未来式为 བཞིབ 或 གཞིབ，过去式为 བཞིབས，命令式为 འཇིབས。吮；吸；咂。

འཇིབ་རྩེ་དམར་པོ 〔名〕 甘

肃马先蒿（药）。

འཇིབ་རྩི་སྨུག་པོ 〔名〕 丹参（药）。

འཇིབ་ར 同 ཇབས་ར。

འཇིབ་རུ 〔名〕奶嘴。

འཇིབས 〔动〕 为 འཇིབ་པ 的命令式。

འཇིམ་བརྙན 〔名〕 塑像，泥塑。

འཇིམ་པ 〔名〕泥；泥水。

འཇིམ་པ་ཞལ་བ 〔语〕涂泥；抹泥。

འཇིམ་བཟོ 同 འབག་བཟོ 〔名〕泥塑；塑像匠人。

འཇིལ་བ〔动〕未来式为 གཞིལ，过去式为 བཞིལ，命令式为 ཞིལ。消灭；除去；流血。

འཇིལ་ཁྱི 〔形〕鬈曲，弯曲（如毛发）。

འཇུ་ཐག 〔名〕悬挂的绳索；爬绳。

འཇུ་བ 〔动〕1.未来式为 འཇུ，过去式和命令式为 འཇུས。握；擒捉。2.未来式为 བཞུ，过去式和命令式为 བཞུས。为 ཞུ་བ 的他动式。提炼（如炼铁、炼酥油等），使溶化。

འཇུ་རྩི 〔名〕溶液。

འཇུ་རེས 〔名〕摔跤，角力。

འཇུ་ཡུད 〔名〕把柄，把手，环柄，提手。

འཇུ་ས 〔名〕扶手，把柄。

འཇུག་སྒོ 〔名〕1.港口，码头。2.入门。

འཇུག་ངོགས 〔名〕1.渡口，岸边，码头；港口。2.航线。

འཇུག་ལྡོག 〔名〕1.进退，行止。2.阻碍。

འཇུག་པ〔动〕未来式为 གཞུག，过去式为 བཅུག，命令式为 ཆུག。1.放入，插入；加入；放置。2.开始；着手。3.加在动词后，作使动词用。

འཇུངས་པ 〔形〕1.悭吝；吝

啬。2.贪婪。

འཇུད་འཕྱན 或 འཇུད་'' འཕྱན་མ 〔名〕娼妓。

འཇུད་པ 〔动〕（古）放入；插入；注入；装进。

འཇུན་པ 〔动〕未来式为 བཞུན 或 གཞུན，过去式为 བཅུན，命令式为 ཆུན。1.制伏；使驯顺；使驯服。2.承认；认罪。3.处罚。又；无三式变化。1.注意；同意。2.抵赖；骗。

འཇུམ་ཁད 〔名〕1.减少的差异，缩小的差距。2.驯服的程度。

འཇུམ་པ 〔动〕未来式为 བཅུམ，过去式为 བཅུམས，命令式为 ཆུམས。1.使战栗。2.调伏；调驯。3.收缩；紧缩。

འཇུར་སྒྲོག 〔名〕皮鞋带。

འཇུར་ཏ 〔名〕皮鞋，皮靴。

འཇུར་ཐུག 〔名〕铁匠的一种工具。

འཇུར་མདུད 〔名〕线或绳搓得过紧时缩成的结或疙瘩。

འཇུར་བ 〔动〕未来式为 གཅུར，过去式为 བཅུར，命令式为 ཆུར。1.拧紧成结。2.突起；突出。3.阻碍；堵塞。

འཇུར་ཐུ 〔名〕纽结。

འཇུར་མིག 〔名〕拉绳子的孔眼；钢眼。

འཇུར་སྣུམ 〔名〕鞋油。

འཇུས 〔动〕为 འཇུ་བ 的过去式和命令式。

འཇེན་པ 〔动〕受；取；记忆；同意；顺耳。

འཇེབས་པ 或 འཇེབས་པོ 〔形〕优美，悦耳声音。

འཇེམ་པ 亦作 འཇེམས་པ 及 འཇེམས་པོ 〔形〕机巧，伶俐，聪明。

འཇོ་མཁན 同 འཇོ་བ་པོ 〔名〕挤乳者。

འཇོ་སྒེག་པ 〔形〕婀娜，娟丽，妖娆。

འཇོ་མདའ 〔名〕江达（西藏

曲都地区的一个县)。

འཇོ་བ 〔形〕美艳；俊俏。〔动〕未来式为 བཞོ，过去式为 བཞོས，命令式为 གཞོས 或 ཞོས。挤乳。

འཇོ་བ་པོ 同 འཇོ་མཁན。

འཇོ་བག་གམ་འཆོས་པ 〔语〕卖俏的，卖弄风情的。

འཇོ་བག་ཅན 〔形〕妩媚的；美丽的。

འཇོ་མོ 〔名〕奶牛，乳牛。

འཇོག་མཁན 同 འཇོག་པ 〔名〕1.劈柴者。2.安放者；安置者。

འཇོག་དངུལ 〔名〕存款，储蓄的钱。

འཇོག་པ 〔动〕未来式为 གཞག，过去式为 བཞག，命令式为 ཞོག。1.放置；安置。2.固定；指定。3.遗留。4. བཞག 及 ཞོག 加在动词后可以作助动词。〔名〕参看 འཇོག་མཁན。

འཇོག་པོ 〔名〕龙王，如：ཀླུ་འཇོག་པོ 安止龙王（一种龙王的名称）。

འཇོང 同 སྦོང 〔名〕蝌蚪。

འཇོང་པོ 〔形〕蛋形；椭圆形。

འཇོན་ཐང 〔名〕能干；能力；本领，本事。

འཇོན་པོ 〔名〕能干；干练，伶俐。

འཇོན་དམར 同 ཟངས 〔名〕铜，红铜。

འཇོམས་པ 〔动〕未来式为 གཞོམ，过去式为 བཅོམ，命令式为 གཞོམ。1.征服，制服，降伏。2.打倒；摧毁；毁灭。3.掠夺。〔名〕征服者。

འཇོར 〔名〕锄，镢头；鹤嘴锄。

འཇོར་བུ 同 མཇོར་བུ。

འཇོལ 〔动〕为 འཇལ་བ 的命令式。

འཇོལ་འཇོལ 〔副〕拖着，垂着；向下伸垂。

འཇོལ་བོ 或 འཇོལ་བོ 〔名〕铲，小铲。

འཇོལ་བ 〔动〕悬垂；下悬；拖曳。

འཇོལ་བེར 〔名〕长斗篷。

འཇོལ་ཞོ 〔名〕画眉鸟，百灵鸟。

འཇོལ་རིང 〔形〕拖长的，拖曳的。

འཇོལ་ལེ་བ 〔形〕下垂状（如布、纸等）。

རྗད 〔名〕谷仓；箱。

རྗད་ཁྲ 同 རྗད。

རྗད་མ 同 རྗིད 〔名〕1.粮仓。2.箱。

རྗིད་པ 同 རིད་པ 〔形〕瘦，消瘦。

རྗུད་པ 同 རྒུད་པ 〔形〕1.枯萎，衰败。2.艰险，损失。

རྗུད་ལམ 〔名〕险路，下坡路；陡坡。

རྗེ 同 རྗེ་བོ 〔名〕主，主人，主宰，首领，尊者。

རྗེ་དར 〔名〕腕，下臂。

རྗེ་འཇམ 参看 འཇམ་པ。

རྗེ་ཉིད 〔名〕大人（古时对伟人的尊称）。

རྗེ་དྲུང 〔名〕尊前，阁下，足下，麾下。

རྗེ་དཔོན 〔名〕长官，尊长。

རྗེ་བ 〔动〕未来式为 བརྗེ，过去式和命令式为 བརྗེས。交换，换掉。

རྗེ་བོ 〔名〕主，主人，主宰，首领，尊者。

རྗེ་འབངས 〔名〕国王与属民，君民。

རྗེ་མོ 或 རྗེ་མ 〔名〕贵妇，夫人。

རྗེ་བཙན 〔名〕1.尊者（如仙人、大士等）。2.暴君，凶强的。3.首领。

རྗེ་བཙུན 〔名〕至尊，尊者，圣者。

རྗེ་རིགས 〔名〕贵族。

རྗེ་ས 同 ཞེ་ས 〔名〕1.尊敬，恭敬。2.敬语。

རྗེད་ངས་ཆེ་བ 〔语〕健忘。

རྗེད་ཐོ 或 བརྗེད་ཐོ 〔名〕备忘录，日记。

རྗེད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བརྗེད。1.尊敬。2.忘记。

རྗེད་བྱང 〔名〕1.货物行李的标签。2.记事牌，笏板。

རྗེན་པ 〔形〕1.赤裸。2.纯洁。3.未成熟，生的。

རྗེན་རིགས 〔名〕可生吃的食物，生的一类(不熟的食物)。

རྗེའུ 参看 ཇོ་བོ。

རྗེའུ་རིགས 〔名〕绅士阶级，商人阶级，吠舍阶层。

རྗེས 〔名〕1.痕迹，印迹。2.后。

རྗེས་ཁྲིད 〔动〕已引导。

རྗེས་གྲབས 〔名〕后备。

རྗེས་འབྲང 〔名〕1.跟随，追随。2.仿效。

རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང 〔名〕随立名(佛)(根据基本词而派生的词)。

རྗེས་ངར 〔名〕膝骨，腿骨。

རྗེས་ཆགས 〔名〕贪恋，爱恋，恋惜。

རྗེས་ཟིན་པ 〔语〕赶上，追上，跟上。

རྗེས་འཇུག 〔名〕1.藏文文法中的后加字，指 ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས 等十个用作后加字的字母。2.同 རྗེས་འབྲང。

རྗེས་བརྗོད 〔名〕1.模仿的字句。2.抄本。3.附注，附白，后记。

རྗེས་སྙེགས 〔语〕追逐，追讨，追回，跟踪。

རྗེས་ཐོག 〔名〕后来，络续，陆续。〔语〕脚印上。

རྗེས་ཐོན 〔名〕后进。

རྗེས་ཐོབ 〔名〕后得智(佛)。〔语〕1.获得。2.寻求踪迹。

རྗེས་དྲན 〔名〕记忆，回忆，纪念。

རྗེས་འདེད 〔名〕追赶，追

随，跟追，尾随。

རྗེས་གནང་ 〔名〕允诺，允许，同意。

རྗེས་གནོད་ 〔名〕后患，遗患。

རྗེས་ཟློན་ 〔名〕候补。

རྗེས་དཔག 〔名〕1.比量(佛)。2.忖度。3.推理。

རྗེས་དཔག་ཙམ་སྨྲ་བ 〔名〕唯理论。

རྗེས་འབྲང་ 〔名〕随行，跟随；依附；随应，附和。

རྗེས་འབྲང་དན་རིགས་པ 〔名〕死党。

རྗེས་འབྲང་པ 〔名〕追随者，走卒，信徒。

རྗེས་འབྲས 〔名〕后果，结果。

རྗེས་འབྲེལ 〔语〕关连，依附的关系。

རྗེས་སྦྱོར 〔语〕1.结合。2.间。

རྗེས་མ 〔名〕末尾，最末，后部，后者，以后。

རྗེས་ཟིན 〔名〕跟上，赶上，追上。

རྗེས་ཡོང་སྔོན་ཤེབས 〔语〕后来居上。

རྗེས་ཡོང་བ 〔名〕后来人，后来者。

རྗེས་རབས 〔名〕后代，后人，后世，后裔，晚辈。

རྗེས་ལུས 〔名〕落后，掉队，迟到。

རྗེས་ལེན 〔名〕换取。

རྗེས་ཤུལ 〔名〕古迹，脚迹，遗址。

རྗེས་སུ 〔副〕后来，后面，以后，将来。

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ 〔语〕跟随。

རྗེས་སུ་འབྲང་བ 〔语〕随从，跟随。

རྗེས་སུ་ལུས་པ 〔语〕落后。

རྗེས་སོར 同 རྗེས་སུ。

རྗོད་དོན 〔名〕论点。

རྗོད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བརྗོད， 命令式为རྗོད。述；说；诵；诠解。〔名〕语

音；语言。

སྨྲ་བྱེད〔名〕1.能诠。2.说话者。3.口。

ལྗགས〔名〕舌(敬)。

ལྗགས་བཀོད་གནང་བ〔语〕开示；指示；训示。

ལྗགས་གླིང〔名〕笛(敬)。

ལྗགས་རྩིས་རྒྱབ〔语〕算帐；口算(敬)。

ལྗང་དཀར 同 ལྗང་སྐྱ〔形〕浅绿色；淡绿。

ལྗང་ཁུ 同 ལྗང་གུ。

ལྗང་ཁྲ〔形〕绿底上的杂色。

ལྗང་གུ 同 ལྗང་ཁུ〔形〕绿色。

ལྗང་ཇ〔名〕绿茶。

ལྗང་ཞིང་ངེར〔形〕翠绿；葱郁；绿油油。

ལྗང་ནག〔形〕深绿色，黑绿色；油绿。

ལྗང་ཕུང 同 ལྗང་ཕོན〔名〕草丛；草堆；草束；草捆。

ལྗང་བ 同 ལྗང་པ〔名〕1.青草。2.银片；纯银。3.嫩绿的谷粒。

ལྗང་བུ〔名〕秧，苗，芽。

ལྗང་རྒྱུག〔名〕禾苗。

ལྗང་དམར〔形〕褐色。

ལྗང་སེར〔形〕黄绿色，草绿色；缃色。

ལྗན་ལྗིན〔形〕肮脏；污秽。

ལྗར་མནན〔语〕紧压；压榨。

ལྗར་བསད〔语〕扼杀；绞死。

ལྗི 同 ལྗི་བ 或 ལྗི་མོ〔形〕重，沉重。

ལྗི་ཐིག་ཐིག〔形〕沉甸甸。

ལྗི་དྲུག〔名〕筋骨草(药)。

ལྗི་གནོན〔语〕压迫，重压，暴虐。

ལྗི་བ〔名〕跳蚤。

ལྗི་མོ 同 ལྗི。

ལྗིད་ཟ〔名〕一支箭(药)。

ལྗིད་ཅན〔名〕重的。

ལྗིད་ཆེ 〔形〕很重。

ལྗིད་ཐེག 〔名〕载重，负重。

ལྗིད་འདེགས 〔名〕举重，起重。

ལྗིད་འདེགས་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕起重机。

ལྗིད་པ 〔名〕重量。

ལྗིད་པའི་བཟོ་ལས 〔名〕重工业。

ལྗིད་ཚད 〔名〕重量，比重。

ལྗིད་འཛོམ་ལྟེ་བ 〔名〕重心。

ལྗིད་རིགས 〔名〕重型。

ལྗོད་སྦོ 〔名〕蝌蚪。

ལྗོངས 〔名〕地方，区域，区，州。

ལྗོངས་རྒྱུ་བ 〔语〕游方，周游各地，出游。

ལྗོན་པ 〔名〕树木。

ལྗོན་དམར 〔名〕红铜，红树。

ལྗོན་ཤིང 〔名〕树木。

བརྗིད་རྔམས 〔形〕威猛，威严，庄严，光荣。

བརྗིད་ཆགས་པ 〔形〕光荣，威仪显赫，光辉。

བརྗིད་ཆེ 〔形〕雄壮，威武，庄严。

བརྗིད་ཉམས 〔名〕雄姿。

བརྗིད་ཉམས་ཆེ་བ 〔语〕宏伟。

བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ 〔语〕慷慨（充满正气），庄严，凛然。

བརྗིད་ནོན 〔名〕威仪服众，威镇。

བརྗིད་པ 同 གཟི་བརྗིད 〔名〕光荣，灿烂，光辉，庄严。

བརྗེ་བ 〔动〕为 རྗེ་བ 的未来式。

བརྗེ་མཚམས 〔语〕交接，接任，接替。

བརྗེ་རེས 〔语〕轮替，轮换，交替，交换。

བརྗེ་ལེན 〔名〕替换，更换，调换，交换，兑换。

བརྗེད་ 或 བརྗེད་པ་ 〔名〕忘记；遗忘。

བརྗེད་ངས་ 同 བརྗེད་དགས་པ་ 〔名〕1.忘念(佛)。2.忘记；健忘。

བརྗེད་ཐོ་ 〔名〕备忘录；日记。

བརྗེད་དགས་པ་ 同 བརྗེད་ངས。

བརྗེད་བྱང་ 同 རྗེད་བྱང་ 〔名〕1.备忘录。2.记事牌；笏板。

བརྗེས་ 〔动〕为 རྗེ་བ 的过去式。

བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ 〔语〕不胜枚举；不可言喻；难以形容。

བརྗོད་པ་ 〔名〕1.言语，发言。2.文章。〔动〕为 རྗོད་པ 的未来式及过去式。

བརྗོད་བྱ་ 〔名〕所说；所诠；内容。

བརྗོད་མེད་ 〔语〕不可言说。

བརྗོད་ཚིག 〔名〕谓语。

བརྗོད་ཚུལ་ 〔名〕说法。

བརྗོད་བཟང་ 〔[illegible]〕1.好言辞。2.善于辞令。

ཉ

ཉ 同 ཉ་མོ 〔名〕1.鱼。2.望日(阴历每月十五)。

ཉ་ཀྱུ 〔名〕 鱼钩。

ཉ་ཕུལ 〔名〕 鳔(鱼腹中的气泡)。

ཉ་ཕྱགས 〔名〕 1.鱼鳃。2.贝壳。3.蚌。

ཉ་ཁ 〔名〕 鱼鹰。

ཉ་ཁབ 〔名〕 鳞甲。

ཉ་ཁབ་ཅན 〔名〕1.秤。2.鲤鱼，有鳞鱼。

ཉ་ག 或 ཉག 〔名〕 秤，天平；衡；戥子。

ཉ་གང 〔名〕 月圆；圆月；望。

ཉ་གྲ 〔名〕 鱼刺；鱼骨。

ཉ་རྒྱ 〔名〕 鱼网。

ཉ་རྒྱས 〔名〕 望日；满月。

ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ 同 ཉ་རྒྱས。

ཉ་སྒོང 〔名〕 鱼卵。

ཉ་ཕྱིབས 〔名〕 1.蚌；海蚌，珠母。2.鱼鳔。3.苔；藻。4.水棉。

ཉ་དུང 〔名〕 螺(螺蛳)。

ཉ་རྡལ 〔谓〕 网鱼；用网捕鱼。

ཉ་ཐེ་ཕྱེ་བའི་རྩྭ 〔名〕 鱼鳔草(药)。

ཉ་ཟོ་ཟན 〔名〕 鲨鱼。

ཉ་པ 〔名〕 1.渔人，渔夫。2.网户，渔家。3.同 ཉ་གང、ཉ་རྒྱས、ཉ་བ。

ཉ་ལེ་ཉེ་ལེ 〔形〕 萎靡不振，拖拖拉拉，软绵绵。

ཉ་ཕྱལ 〔名〕 江豚，河豚。

ཉ་ཕྱིས 〔名〕 1.蚌，贝壳。2.石决明(药)。

ཉ་བ 同 ཉ་གང 或 ཉ་རྒྱས。

ཉ་འཕྱིགས 〔名〕鱼叉。

ཉ་མ 〔名〕1.(古)弟子；女弟子。2.女性生殖器(堆多俗语)。

ཉ་མིག་མུ་ཏིག་ཏུ་རྩལ་བ 〔语〕鱼目混珠。

ཉ་མོ 〔名〕鱼，大鱼。

ཉ་ཚང 〔名〕1.同 ཉ་སྦེབས。2.鱼栖处。

ཉ་ཚེར 同 ཉ་ཟ。

ཉ་ཟན 〔名〕鱼饵。

ཉ་སྲམ 〔名〕鱼獭，水獭的别名。

ཉ་ར 〔名〕谨慎；小心；收拾，如：ཉ་ར་བྱེད 收藏，保管。

ཉ་རེ་ཉོ་རེ 〔形〕拖沓，拖拖拉拉，萎靡不振。

ཉ་ལས 〔名〕渔业。

ཉ་ལི་ཉོ་ལི 〔形〕软绵绵。

ཉ་གཤོག 〔名〕鱼翅。

ཉ་ཤག 〔名〕鱼鳞。

ཉ་ཤོག 〔名〕1.鱼的背鳍。2.牡蛎(蚝)。

ཉྭ 〔名〕小腿肚。

ཉྭ་དཀྲིས 〔名〕裹腿；绑腿。

ཉྭ་འཁྲོལ་བ 〔语〕转筋，抽筋。

ཉྭ་བཞི 〔名〕四腿肚(指两手两腿的腱肉)。

ཉྭ་རིལ 〔名〕腿肚；腓肠肌。

ཉྭ་ཚོག་པ 同 ཉྭ་འཁྲོལ་བ。

ཉྭ་སྲུབས 〔名〕护腿。

ཉྭ་སྒྲིལ 〔名〕踝骨。

ཉག 同 ཉ་ག。

ཉག་ཕྲང 〔形〕孤独，单独，单一，一根。

ཉག་ག 〔名〕垭口；豁口。

ཉག་གི་ཉོག་གི་བཤད་པ 〔语〕罗嗦。

ཉག་གཅིག 〔语〕一根，一束，一撮。

ཉག་ཆུ 〔名〕雅砻江(在四川省甘孜藏族自治州境内)。

ཉག་ཉོག 〔名〕垃圾。〔形〕污秽，恶浊，混乱，混杂。

ཉག་ཏོག་གི་མཚན་ཉིད་····རིག་པ 〔名〕颇瑛哲学。

ཉག་ཐག 〔名〕线，链。

ཉག་མཐིལ 〔名〕秤盘，秤台。

ཉག་རྡོ 〔名〕秤锤，法码。

ཉག་རྟོན 同 ཉག་གཏོན་པ。

ཉག་གཏོན་པ 同 ཉག་རྟོན 〔名〕防守者，侦察者。

ཉག་པ 〔名〕缺口，断口。〔形〕扁平，凹，如：སྣ་ཉག་པ 扁鼻梁，凹鼻梁。

ཉག་ཁོ 〔名〕山豁口，凹，缺口。〔形〕扁，扁形的。

ཉག་ཕྲ་བ 〔形〕薄弱，细小。

ཉག་ཕྲན 〔名〕箭，尖披箭。

ཉག་མ 〔量〕仅一，单一，各自，一根。

ཉག་མོ 〔名〕1.妇人。2.妻子。

ཉག་ཤིང 〔名〕秤杆。

ཉང 〔名〕1.娘(西藏一地名)。2.族名，有时写作 མྱང。

ཉང་སྲམ 〔名〕方毯(出自 མྱང 地)。

ཉན་འཇོག 〔名〕聆听。

ཉན་བརྟག 〔名〕听诊。

ཉན་བརྟག་ཡོ་བྱད 〔名〕听诊器。

ཉན་ཐོས 〔名〕声闻(佛)。

ཉན་དུང 〔名〕听筒。

ཉན་རྟོན 〔名〕1.侦探，侦察。2.测量。

ཉན་རྣ 同 ཉན་རྣ་བ 〔名〕侦察者，奸细，偷听者。

ཉན་པ 〔名〕听者，领受者。〔动〕未来式和过去式为 མཉན，命令式为 ཉོན。1.听，领受，服从。2.此字又有"可能"、"应当"之意，如：འགྲོ་མི་ཉན 不可去。

ཉན་ཕན་ཡོ་བྱད 〔名〕助听器。

ཉན་བྱེད་འཕྲུལ་ཆས 〔名〕耳机。

ཉན་བྱེད་དབང་པོ 〔名〕听觉器官。

ཉན་ཐོ 〔语〕据说听了。

ཉབ་ཅོབ་པ 〔形〕1.懒；懈怠；松懈。2.松软；虚松。

ཉབ་པ 〔动〕抓；搯；抚；摸。

ཉབ་བེ་ཅོབ་བེ 〔形〕萎靡不振；无精打彩。

ཉམ་ཐོ་པོ 〔形〕1.悲惨。2.危险；恐惧。3.衰弱。

ཉམ་ང་བ 〔形〕1.危险；恐惧。2.衰弱。

ཉམ་ཆུང 〔形〕弱；弱小；无力。

ཉམ་ཉེས་པ 也作 ཉམ་ཉེས 〔名〕1.过失；罪过。2.衰败。

ཉམ་ཐག་པ 〔形〕衰败；耗尽；痛苦；困苦。

ཉམ་ཕན 〔形〕弱小。

ཉམས 〔名〕1.思想；观念；神气；心情。2. 状态；姿态；情况；风度；风格。

ཉམས་དགའ་བ 〔语〕乐观；兴高彩烈；可欣赏的。

ཉམས་དགུ 〔语〕九态(嬉笑等九态，如演戏喜笑等九态)。

ཉམས་མགུར 〔名〕证道歌；悟道歌(佛)。

ཉམས་འགྱུར 〔名〕1. 形态；姿态；风度；气派；风格。2.心情与表情；内心活动与外部表情。

ཉམས་རྒུད 〔名〕衰败；零落。

ཉམས་རྒུད་པ 同 ཉམས'''' དམས་པ 〔语〕衰退。

ཉམས་རྒྱས 〔名〕1.强壮。2.威严。3.骄矜。4.丰满。

ཉམས་བཙོས 同 ཉམས་སྟབས 〔语〕作态；摆架子；故作姿态。

ཉམས་ཆགས 〔名〕衰败；萧条；凋零；没落。

ཉམས་ཆད་པ 〔语〕1.衰退。2.疲劳。

ཉམས་ཆེན་པོ 〔形〕架子大；骄矜。

ཉམས་ཚོད 〔名〕辨(鉴)别；识别；分别。

ཉམས་འཇིག 〔名〕衰亡。

ཉམས་ཉེན 〔名〕危机，衰败。

ཉམས་ཉེས 〔名〕衰败，损失。

ཉམས་ཉེས་སུ་གཏོང་བ 〔语〕摧残。

ཉམས་རྟོགས 〔名〕证悟，证解。

ཉམས་སྟབས 同 ཉམས་……བཟོས。

ཉམས་སྟོབས་རྒྱས 同 ཉམས་རྒྱས。

ཉམས་དྲོན 〔名〕1.强健，体力增长。2.威严，骄傲。

ཉམས་སྣང 〔名〕1.迹象。2.觉受，感受。

ཉམས་པ 〔形〕衰败，衰退。

ཉམས་པ་སོར་ཆུད 〔语〕复兴，恢复。

ཉམས་དཔྱད་པ 〔语〕考察，详察，试探，检验。

ཉམས་མེད 〔形〕无缺。

ཉམས་མྱོང 〔名〕经验，体会。

ཉམས་དམས་པ 同 ཉམས་རྒུད་པ。

ཉམས་སྨད་པ 〔语〕削弱。

ཉམས་རྩལ 〔名〕机巧，熟练，灵敏。

ཉམས་ཚིག 〔名〕语气词。

ཉམས་ཚོད 〔名〕试探，考验。

ཉམས་ཚོད་ལེན་པ 〔语〕考验。

ཉམས་མཚར་བ 〔形〕神奇，稀奇，优美，精彩。

ཉམས་ཞན་པ 〔形〕脆弱。

ཉམས་ཞིབ 〔名〕实验，考证，考验。

ཉམས་རུལ 〔名〕陈旧，堕落，腐败。

ཉམས་ལེན 〔名〕1.测量。2.考察，勘查，调查。3.实行。

ཉམས་སད་པ 〔语〕试探。

ཉམས་གསོ 〔名〕修理，修葺，修缮，休息，恢复，休养。

ཉར་ཉར 〔形〕长方形的形状。

ཉར་ཉེར 〔形〕松软，虚软，软颤。

ཉར་གདོང 同 དར་གདོང
〔名〕外胫，胫骨。

ཉར་བ 同 ཉར་ཚགས་པ
〔动〕1.保存，收存，保护。2.注意，留心，用心，留意。

ཉར་མ 同 ཆུའི་ཟེགས་མ
〔名〕浪花，水花，水点。

ཉར་ཚགས 〔名〕存放。

ཉར་ཚགས་པ 〔语〕保存，收存，爱惜，保管。

ཉར་འཛིན 〔名〕存根。

ཉལ་ཁང 〔名〕卧室，寝室，宿舍。

ཉལ་ཁེབས 〔名〕床单，被褥。

ཉལ་ཁྲི 同 མལ་ཁྲི 〔名〕床。

ཉལ་གུར 〔名〕帐子。

ཉལ་གོས 〔名〕被褥，铺盖。

ཉལ་འགྲོའི་གོས་སྔོན་ཅན……
སྤྲུབས་པ 〔名〕癸巳年（系藻词）。

ཉལ་འཛེག 〔名〕马被套，马褡子。

ཉལ་རྙིལ 〔名〕尘垢，污秽，渣滓。

ཉལ་ཧྲལ 同 ཉ་ལེ་ཉ་ལེ 〔形〕疲沓，懈怠。

ཉལ་གཏུབ 〔名〕剁碎（如用斧剁）。

ཉལ་ཐུ 〔名〕鸦片。

ཉལ་གདན 〔名〕褥子，床垫，床单。

ཉལ་པོ 〔名〕1.交媾者。2.睡者，贪睡者。

ཉལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 ཉལ，命令式为 ཉོལ。睡眠，卧。

ཉལ་བུ 〔名〕私生子。

ཉལ་མལ 〔名〕卧具，睡处，床铺。

ཉལ་གཟན 〔名〕羊毛被子。

ཉལ་ས 〔名〕床，寝处。

ཉི 〔数〕可代 གཉིས，如：ཉི་ཤུ 二十，ཉི་ཁྲི 二万。〔名〕可代 ཉི་མ，如：ཉི་ཟླ 太阳和月亮。

ཉི་དཀྱིལ 为 ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར 的缩写〔名〕日轮。

ཉི་ཁྱིམ 〔名〕日晕。

ཉི་གུང 同 དགུང 〔名〕正午；中午。

ཉི་དྲོས 〔名〕晨(早八时至十时)。

ཉི་གདུགས 〔名〕阳伞。

ཉི་ལྡོག 〔名〕冬至或夏至，如：དགུན་ཉི་ལྡོག 冬至，དབྱར་ཉི་ལྡོག 夏至。

ཉི་མ 〔名〕1.太阳。2.日子。3.同 ཉིན་མོ。

ཉི་མ་ཁ་ཚ 〔名〕云母(指矿石)。

ཉི་མ་ཆ་འཛིན 〔名〕日偏食。

ཉི་མ་གདུབ་འཛིན 〔名〕日环食；环食。

ཉི་མ་སྤྲིན་བྲལ 〔语〕1.晴朗。2.万里晴空(指国太民安)。3.形容误会的消失。

ཉི་མ་མེ་ཏོག 〔名〕向日葵。

ཉི་མ་དམར་པོ 〔名〕红太阳。

ཉི་མ་ལྡོག་ཐིག 〔名〕回归线。

ཉི་མ་རིལ་འཛིན 〔名〕日全食。

ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར 〔名〕日轮；日坛。

ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད 〔名〕太阳系。

ཉི་རྒྱར 〔名〕黄昏；傍晚；夕阳西下时。

ཉི་ཚེ་བ 或 ཉི་ཚེ 〔名〕或〔形〕1.少许。2.一部分。3.至多生存一日，朝生暮死的。4.简单，单独。5.微小的。

ཉི་ཚོད 〔名〕(古)日晷；表。

ཉི་ཚོད་འཁོར་ལོ 同 ཉི་ཚོད。

ཉི་འཛིན 〔名〕日食。

ཉི་འཛིན་འོད་སྐྱང 〔名〕日冕。

ཉི་གཞོན 〔名〕晨曦，朝阳，旭日。

ཉི་ཟེར 〔名〕日光；阳光。

ཉི་ཟླ 〔名〕日和月。

ཉི་ཟླ་ཟུང་འབྲེལ 〔语〕与日

月同明；日月同辉。

ཉི་ཟླའི་འགྲོས 〔语〕日月运行（指日月运行的轨道和速度）。

ཉི་འོད་གློག་ཞུ 〔名〕日光灯。

ཉི་ཡོལ 〔名〕天幔；遮檐；穿檐。

ཉི་ཤ 〔名〕鲜肉（当天宰的肉）。

ཉི་ཤར 〔名〕清晨；日出时；早晨。

ཉི་ཤུ 〔数〕二十。

ཉི་སྲེག 〔名〕日晒。

ཉི་སྐྱག 〔名〕余日；风吹日晒。

ཉིག་ཉིག 〔形〕松弛。

ཉིང་ཁུ 〔名〕精汁；精髓；精华；精液。

ཉིང་ཁྲི 〔名〕林芝（拉萨市所辖县之一）。

ཉིང་དགོས 〔语〕极需；迫切需要。

ཉིང་བཅུད 〔名〕精华；精髓；养分。

ཉིང་ཟན 〔名〕奴仆；近侍。

ཉིང་ཚ 〔名〕曾孙。

ཉིང་མཚམས 〔名〕转生；人胎；受孕。

ཉིང་ལག 〔名〕支分；肢体。

ཉིང་ཤ 〔名〕亲骨肉；亲属。

ཉིང་སློབ 〔名〕1.徒孙。2.亲信的门徒。

ཉིད 〔名〕性，相，如，ཆོས་ཉིད 法则；规律，ངོ་བོ་ཉིད 自性；实质。〔代〕自己，如，སྐུ་ཉིད 您，ང་ཉིད 我自己。〔副〕仅；只。

ཉིད་ཅག 〔代〕1.我们。2.你们。

ཉིད་རང 〔代〕自己；你自己。

ཉིན 〔名〕1.白天；日子。2.向阳地；阳面。

ཉིན་དཀར 〔名〕1.白天。2.吉日。

ཉིན་སྐར 〔名〕1.晨星，白天所见的星。2.罕有；稀有；缺。

ཉིན་འཁྱོངས 〔形〕整天；持续一整天。

ཉིན་གླ 〔名〕短工。

ཉིན་དགུང 〔名〕中午，日中；正午。

ཉིན་ཆས 〔名〕日用品。

ཉིན་ལྟར 也作 ཉིན་ཐར 〔副〕每日；天天，日常。

ཉིན་ཐོ 〔名〕日记。

ཉིན་ཕྱེད 〔名〕1.午； 正午。2.半日；半天。

ཉིན་མོ 〔名〕白昼；白天。

ཉིན་ཚད 〔名〕一日之量，一日的路程。

ཉིན་མཚན 〔名〕日夜；昼夜。

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ 〔语〕日夜。

ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག 〔语〕日以继夜，一昼夜。

ཉིན་མཚན་མེད་པར 〔副〕日夜，不分昼夜。

ཉིན་ཞག 〔名〕日夜；昼夜，如：ཉིན་ཞག་གཅིག 一昼夜（二十四小时）。

ཉིན་རང 同 ཐོ་རེངས 〔名〕破晓，黎明。

ཉིན་རིམ 〔名〕日程。

ཉིན་རེ 〔名〕每天，每日。

ཉིན་རེའི་ཚགས་པར 〔名〕日报。

ཉིན་ལམ 〔名〕一日的路程。

ཉིན་སྲིབ 〔名〕阴阳（如阴山、阳山；阴面、阳面；阴坡、阳坡）。

ཉིལ་བ 〔动〕坍塌，下堕，崩溃，倒塌。

ཉིལ་ལི་ལི 〔副〕或〔象〕嘟噜噜，哗啦啦；轰隆隆，明晃晃。

ཉིས 〔数〕在混合数字中代གཉིས，如：ཉིས་བརྒྱ 二百。

ཉིས་འགྱུར 同 ཉིས་ལྡབ 〔数〕加倍；二倍。

ཉིས་ལྡབ 同 ཉིས་འགྱུར。

ཉིས་ན 〔语〕二则；再者。

ཉིས་སྦྲེལ 〔语〕1.二者相联合。2.联系。3.牵手。

ཉིས་བརྩེགས 〔名〕双重；两层，双层。

ཉིས་སྐྱར 〔名〕重复；重迭。

ཉིས་རིམ (名) 两层。

ཉིས་ཚོག 同 ཉིས་འགྱུར 或 ཉིས་ལྡབ。

ཉུ་ཏི (名) 1.梨.2.未熟的梨。

ཉུག་ཉུག་པ (动) 1.射出，伸出。2.涂抹。3.抚摩。

ཉུག་པ (动) 1.涂敷，轻擦；触；摩。2.伸出。

ཉུག་རུམ་པ (名) 太监；宦官。

ཉུང་འཁྱགས (语) 凝结；凝固(如油等)。

ཉུང་ངུ (形) 些微，少许。

ཉུང་ངུ་འགྲོ་བ (语) 自己减少。

ཉུང་ངུ་གཏོང་བ (语) 使减少。

ཉུང་ཟྲགས (名) 少数。

ཉུང་བ (形) 少。

ཉུང་མ 或 ཉུངས་མ (名) 蔓菁。

ཉུང་ཟད (形) 少许，少少的。

ཉུང་ཚོ (名) 圆根叶。

ཉུང་ཤས (形) 少部分，少许，一点点。

ཉུངས་དཀར (名) 白芥子(药)。

ཉུངས་མ 参看 ཉུང་མ。

ཉུལ་བོ (名) 游荡者，浪子。

ཉུལ་བ (动) 游浪，潜行。

ཉུལ་མ 同 སྙུལ་མ (名)1.侦探，哨兵。2.特务。

ཉེ (形) 近。

ཉེ་ཀོར (名) 1.即 ཉེ་སྐོར 附近。2.随员。3.族，同族。

ཉེ་སྐྱར་ཕྱོགས་ལྷུང (语) 徇私，偏袒。

ཉེ་འཁོར (名) 1.眷属，侍者。2.亲戚，亲信。3.邻近，附近。

ཉེ་གྲོགས (名) 1.属员，随从。2.邻人。3.亲朋。

ཉེ་འགྲམ (名) 附近。

ཉེ་སྙབ (名) 远视眼。

ཉེ་བཙང (名) 接近，靠近。

ཉེ་ཆར (副) 最近，近来，目前。

ཉེ་སྙིང (名) 1.密友。2.心腹，知心。

ཉེ་དྲི 参看 ཉུ་དྲི。

ཉེ་ཁུག 〔名〕近处，邻近。

ཉེ་མཐོང 〔名〕近视。

ཉེ་དུ 〔名〕亲属；亲戚，近亲。

ཉེ་འདབས 同 ཉེ་ཚོགས 〔名〕附近，跟前，近边。

ཉེ་བ 〔形〕近，临近。

ཉེ་བའི་ཚལ 参看 ཉེ་ཚལ。

ཉེ་བར 〔副〕接近，几乎。

ཉེ་བར་མཁོ་བ 〔语〕紧迫，迫切需要。

ཉེ་བར་གདུང་བ 〔语〕疾病；身体不安；不舒适。

ཉེ་བར་ལེན་པ 〔语〕1.争取。2.贪欲。

ཉེ་བོ 〔形〕近。

ཉེ་འབྱེད་པ 〔动〕1.离间；挑拨。2.辨别。

ཉེ་འབྲེལ 〔名〕亲戚，眷属。

ཉེ་ཚལ 或 ཉེ་བའི་ཚལ 〔名〕附近的林园。

ཉེ་ཉོ 〔名〕1.偏私。2.灾害；灾难；不幸。3.缺点；罪过；恙。

ཉེ་ཟླངས 〔名〕交媾。

ཉེ་རབས 〔名〕近代；晚世。

ཉེ་རིགས 〔名〕近亲；亲属。

ཉེ་རིང 〔名〕距离，远近。〔形〕偏私。

ཉེ་རིང་མི་བཙུབ་པ 〔语〕不能偏倚。

ཉེ་རེག 〔动〕1.洗浴。2.行淫。

ཉེ་ལམ 〔名〕捷径。〔副〕最近，近来。

ཉེ་ལེ་ཉོ་ལེ 同 ཉ་ལེ་ཉོ་ལེ。

ཉེ་ཚོགས 〔名〕临近，附近，旁边，近旁。

ཉེ་ཤིང 〔名〕天门冬(药)。

ཉེ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་པ 〔名〕羊齿天门冬(药)。

ཉེག 〔形〕扁，凹；缺口。

ཉེན 〔名〕1.危险。2.(古)地基。

ཉེན་ཀ 〔名〕(古)危险，危难。

ཉེན་སྐོར 同 ཁག་ཉེ་བ 〔名〕

或〔形〕近；附近。

ཉེན་ཁ 〔名〕危险；危难；担惊。

ཉེན་ཁ་འཛེམ་མེད 〔语〕冒险；不怕艰险。

ཉེན་འགོག 〔名〕保险。

ཉེན་ཅན 〔名〕1.有过失。2.有罪的。3.危险的。

ཉེན་མཆོང 〔名〕冒险，冒失。

ཉེན་རྟོག་པ 〔名〕警察。

ཉེན་བརྟག 〔名〕探险。

ཉེན་བརྡ 〔名〕警报；危险信号。

ཉེན་པ 〔形〕1.痛苦；穷迫。2.苦工。〔动〕侵害；苦害。

ཉེན་ཟོན 〔名〕警戒；戒严。

ཉེན་གཡོལ 〔名〕避难。

ཉེན་སྲུང 〔名〕保险；安全；警卫。

ཉེའུ 〔名〕1.小鱼；鱼子。2.小罪犯。

ཉེའུ་འདོན 〔语〕救命；免罪。

ཉེར 〔形〕同 ཉེ་བ。〔数〕同 ཉི་ཤུ，如：ཉེར་གཅིག 二十一。

ཉེར་སྐད 同 གཅོང་སྐད 〔名〕1.痛苦；痛苦的呼号。2.咆哮的声音。

ཉེར་དགའ 〔名〕喜悦。

ཉེར་བསྐྱུར 〔名〕偶然不幸的事。

ཉེར་སྦྱོགས 〔名〕题目；课程。

ཉེར་བསྡོགས 〔动〕预备；事情的前驱；紧急准备；临时准备。

ཉེར་སྤྱོད 〔名〕1.享受的；受用的。2.必需品。

ཉེར་བ 〔动〕咆哮，吼叫。

ཉེར་ཕྲད 〔名〕创始；发端。

ཉེར་ལེན 〔动〕取；接受；担当。

ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ 〔名〕身体，肉体(佛)。

ཉེས་སྐྱོན 〔名〕过失；灾难。

ཉེས་ཁྲིམས 〔名〕刑法。

ཉེས་འགན 〔名〕罪责。

ཉེས་དཔལ 〔名〕罚金。

ཉེས་ཅན། 〔名〕罪犯，刑事犯。

ཉེས་གཅོད། 〔名〕处罚，惩罚。

ཉེས་ཆད། 〔动〕惩处，治罪，惩罚，处治。

ཉེས་རྟགས། 〔名〕罪证。

ཉེས་ལྟུང་། 〔名〕罪堕；由作罪业堕诸恶趣（佛）。

ཉེས་དོན། 〔名〕刑事。

ཉེས་རྡུང་། 〔名〕拷打，毒打。

ཉེས་པ། 〔名〕1.罪过，罪孽。2.不幸，恶遇，灾害。

ཉེས་པ་བསགས་པ། 〔语〕作孽。

ཉེས་སྤྱད་དགེ་སྒྱུར། 〔语〕改邪归正。

ཉེས་སྤྱད། 〔名〕恶习，不道德的行为，坏行为；罪恶行为；坏作风。

ཉེས་སྤྱོད། 〔名〕罪行。

ཉེས་བྱས། 〔名〕1.恶行。2.恶作（佛）。

ཉེས་མིང་། 〔名〕罪名。

ཉེས་མེད་ཁྲིད་འགེལ། 〔语〕栽赃。

ཉེས་མེད་དུ་གཏོང་བ། 〔语〕免罪。

ཉེས་དམིགས། 〔名〕1.谴责，处罚。2.罪过，害处。

ཉེས་མཚང་འདོན་པ། 〔语〕揭露。

ཉེས་བཤད། 〔名〕邪说。

ཉོ་སྒྲུབ། 〔名〕收购。

ཉོ་ཆ། 〔名〕购买的生活资料（东西），货物，购取的物品。

ཉོ་བ། 〔动〕未来式为ཉོ，过去式及命令式为ཉོས。购买，买。

ཉོ་ཚོང་། 〔名〕买卖，贸易。

ཉོ་ཚ། 〔名〕运载力不强的牲畜（如小毛驴等）。

ཉོག 〔名〕1.小孩。2.搅团（一种饭名）。〔形〕1.迷乱，混乱。2.疲乏。

ཉོག་ཉོག 〔形〕1.柔软。2.湿润。3.污秽，混浊。

ཉོག་དྲ། 〔名〕复杂。

ཉོག་པ 或 ཉོག་མ 〔形〕不

洁；污秽；混乱，迷乱。

ཉོགས་ཞིང 〔形〕非常柔软；娇弱；软瘫。

ཉོད་པ 〔名〕食物。

ཉོན 〔动〕为 ཉན་པ 的命令式。

ཉོན་མོངས་པ 〔名〕烦恼(佛)；不幸；困苦，痛苦。

ཉོབ་ཉོབ 〔形〕弱，无能力。

ཉོབ་མོ 〔名〕暮气。

ཉོབ་སྙོད 〔名〕暮气。

ཉོར 〔名〕直角。

ཉོལ 〔动〕为 ཉལ་བ 的命令式。

ཉོས 〔动〕为 ཉོ་བ 的过去式及命令式。

གཉག 〔名〕1.山低处。2.山梁。〔动〕为 གཉོག་པ 的未来式。

གཉག་ཟ 〔名〕食物；所嚼。

གཉགས 〔名〕藏族的一个姓氏。〔动〕为 གཉོག་པ 的过去式。

གཉན 〔名〕1.瘟疫；传染病；时疫。2.盘羊。3.西藏一地名。4.藏族的一个姓氏。〔形〕势力强；可怖畏。

གཉན་དུག 〔名〕莽草；商陆(药)。

གཉན་ནད 〔名〕1.瘦。2.痈。

གཉན་པོ 〔形〕1.残忍；凶恶；严酷。2.崎岖；险峻。

གཉན་འབྲུད་པ 〔语〕长的疮疖；痈疽；疱疮。

གཉན་འབྲུར 〔名〕痈疽。

གཉན་ཚ 〔名〕炎症。

གཉན་རིམས 〔名〕时疫。

གཉན་ས 〔名〕险地；凶险处；崎岖不平的地方；可怖处(如尸林)。

གཉའ 〔名〕1.脖颈。2.后脑脖。3.山梁。

གཉའ་ཁོབས 〔名〕护颈之具；护脖。

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ 〔名〕尼赤赞普(西藏赞普之一)。

གཉའ་སྒུར་བ 〔名〕屈服；

屈膝。

གཉའ་བཅག 〔名〕 1.屈服；低头。2.丧气，伤元气。

གཉའ་ཆག 〔名〕 丧气，伤元气，屈服，怯弱。

གཉའ་ཕྲག 〔名〕 1.山梁。2.后颈窝。3.后脑骨。

གཉའ་གནོན 〔名〕 压迫。

གཉའ་བོ 同 དཔང་པོ 〔名〕 证人。

གཉའ་བ 或 གཉའ 〔名〕 1.脖颈。2.山梁。

གཉའ་མི་ཆག་པ 〔语〕 倔强。

གཉའ་རིངས 〔形〕 强悍，顽强，顽固，倔强。

གཉའ་ལམ 〔名〕 聂拉木(西藏日喀则地区的一个县)。

གཉའ་ཤིང 〔名〕 牛轭。

གཉི་ག 同 གཉིས་ཀ。

གཉི་ཟླ 〔名〕 (古)日月。

གཉི་གཟེར 〔名〕 (古)阳光。

གཉིད 〔名〕 或〔动〕 1.睡眠；瞌睡。2.疲倦。

གཉིད་མཐུག་པོ 〔语〕 酣睡；瞌睡重。

གཉིད་འཐིབས 〔语〕 打瞌睡；打盹；瞌睡。

གཉིད་ལྡོག་པ 同 གཉིད་ལོག་པ。

གཉིད་ཟོ་བ 同 གཉིད་ཁུར་བ 〔语〕 瞌睡了；欲睡；瞌睡来了。

གཉིད་མོ 〔名〕 瞌睡。

གཉིད་རྒྱགས 〔形〕 惛睡，睡意朦胧。

གཉིད་སྨན 〔名〕 安眠药。

གཉིད་ཁུར་བ 同 གཉིད་ཟོ་བ。

གཉིད་ཡེར་བ 〔语〕 睡不着；失眠。

གཉིད་ལབ 〔名〕 梦话，呓语。

གཉིད་ལམ 同 རྨི་ལམ 〔名〕 梦。

གཉིད་ལས་སད་པ 〔语〕 觉醒。

གཉིད་ལོག་པ 同 གཉིད་···

ཐོག་པ 〔语〕睡着了，睡熟。

གཉིད་སངས 〔语〕清醒。

གཉིད་སད 〔语〕睡醒。

གཉིལ་བ 〔动〕溶解，溶化，破碎。

གཉིས 〔数〕二。

གཉིས་ཀ 〔数〕两个，双方，两面，俱，二者。

གཉིས་ཆ 〔数〕一半，二分之一。

གཉིས་འཐུང 〔名〕大象的藻词。

གཉིས་ལྡབ 〔数〕两倍。

གཉིས་པ 〔数〕第二，第二个。

གཉིས་པོ 〔数〕两个，二者，双方。

གཉིས་སྤེལ་མ 〔名〕杂体，散文与诗交杂（文体的一种），二者轮流。

གཉིས་སྨིན་ཚ་འབྲས 〔名〕双季稻。

གཉིས་འཛིན 〔名〕怀疑，不知所择，不坚定，模棱两可，踌躇不决。

གཉིས་ཤད 〔名〕藏文句后的两竖线"། །"，相当于汉语的句号。

གཉིས་སུ་ཕྱེས་ཐབས 〔名〕两分法。

གཉུག་མ 〔名〕或〔形〕1.天然，自然，真实的，固有的，独有的。2.天赋的，特别的。3.太古，最初。

གཉུང་དཀར 〔名〕芸苔子。

གཉུལ་བ 同 ཉུལ་བ。

གཉེ་བ 〔动〕求爱，求婚。

གཉེ་མ 〔名〕盘肠，盘大肠，大肠头。

གཉེན 〔名〕亲属，亲戚。

གཉེན་ཀ 同 གཉེན་སྒྲིབ 即 སྦྲན་ཀ 〔名〕媒人。

གཉེན་དཀར 〔名〕亲友，盟友，朋友。

གཉེན་ཚན 〔名〕（古）姻缘。

གཉེན་སྒྲིག 〔名〕通婚，结婚，婚姻。

གཉེན་སྒྲིག་རྟེན་འབྲེལ 〔名〕婚礼。

གཉེན་ཆང 〔名〕喜酒。

གཉེན་ཉེ 〔名〕亲眷，亲属，近亲。

གཉེན་རྟགས 〔名〕彩礼，订婚礼。

གཉེན་རྟགས་འཛོག་པ 〔语〕订婚。

གཉེན་འདབ 〔名〕1.兄弟亲属。2.朋友。

གཉེན་འདྲེན་པ 〔语〕1.结亲戚。2.亲戚和睦。3.迎亲。

གཉེན་ཟེབ 同 གཉེན་ཀ。

གཉེན་པོ 〔名〕1.对治(佛)；对策；制服者(如治病为药，治瞋修忍)。2.帮助者；朋友；助手；反对的；敌对的。

གཉེན་ཕྱོགས 〔名〕亲属，我方。

གཉེན་དཔང་པ 〔名〕证婚人；媒人；介绍人。

གཉེན་འབྲེལ 〔名〕亲戚，亲属，姻亲。

གཉེན་ཚན 同 གཉེན་འབྲེལ。

གཉེན་ཟླ 〔名〕配偶。

གཉེན་ཡིག 〔名〕婚书，结婚证书。

གཉེན་བཤེས 〔名〕亲戚朋友，亲友。

གཉེར 〔动〕致力办理。

གཉེར་ཀ 或 གཉེར་ཁ 〔名〕注意；留心。

གཉེར་ཛིད 〔名〕1.把持。2.保管。

གཉེར་ཁ 同 གཉེར་ཀ。

གཉེར་གཉེར་བྱེད 〔语〕嗤之一鼻。

གཉེར་པ 〔名〕管家，管理者；经管人；执事。

གཉེར་བ 或 གཉེར་བྱེད་པ 〔名〕管理员；管家。〔动〕注意；照管；管理；保管；经管。

གཉེར་མ 〔名〕皱纹，颦蹙；

波纹。

གཉེར་ཚང 〔名〕储藏室；堆栈。

གཉེལ་བ 〔形〕或〔动〕劳累，疲乏(敬)。

གཉོག་པ 〔动〕未来式为 གཉག，过去式为 གཉགས，命令式为 གཉོགས。1.渴望。2.打，打平；捶平。3.嚼；细嚼。

གཉོགས 〔动〕为 གཉོག་པ 的命令式。

གཉོད 〔名〕1.食物的精华。2.生活能力；生命力。3.坚实；结实。4.价值。

གཉོད་ཀ 〔名〕重要；有价值。

མཉན 同 གྲུ 〔名〕船；渡船，轻舟。

མཉན་པ 〔名〕掌舵者；船夫。〔动〕为 ཉན་པ 的未来式和过去式。

མཉན་དཔོན 〔名〕船长，船夫。

མཉམ་གྲགས 〔名〕共鸣。

མཉམ་སྒྲུབ 〔名〕协作，协同；合作。

མཉམ་འཇོག་པ 〔语〕注意；留意；当心。

མཉམ་ཉིད 〔名〕平等性(佛)。

མཉམ་གཉེར 〔名〕合营；合办，联营。

མཉམ་མཉམ 〔形〕平坦；平整，平等。

མཉམ་དུ 〔副〕共同；偕，一块儿；一同。

མཉམ་དུ་འདྲེས་པ 〔语〕综合。

མཉམ་འདྲེས 〔名〕融合；溶合，交织。

མཉམ་སྡེབ 〔名〕集体；合伙，合作；配合。

མཉམ་པ 〔形〕1.平等；同样；相等。2.平坦。

མཉམ་པ་ཉིད 同 ཕྱམ་ཕྱད。

མཉམ་སྤྲོ 〔名〕联欢；俱乐。

མཉམ་འབྲེལ 〔名〕联合。

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས

〔名〕联合国。

མཉམ་མེད 〔语〕1.无比，无等。2.无联系。

མཉམ་འཛོམ 〔名〕聚集，会师。

མཉམ་སྒྲོགས 〔名〕共鸣；共读。

མཉམ་གཟུང 〔名〕平均接受，平均携带，持平。

མཉམ་དྲིལ 〔名〕纠合；纠集；合流；会同。

མཉམ་ལས 〔名〕合作。

མཉམ་ལས་ཅན 〔名〕合作化。

མཉམ་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ 〔名〕合作化。

མཉམ་བཤིབ 〔名〕平行，并列。

མཉམ་བསྲེས 〔名〕搀和，混合，混淆，合成。

མཉེ་པ 〔名〕白芨(药)。〔动〕为 མཉེད་པ 的未来式。

མཉེ་འབོལ 〔名〕枕头，靠枕；软垫。

མཉེ་ཤིང 〔名〕丽参(药)。

མཉེད་པ 〔动〕未来式为 མཉེ，过去式和命令式为 མཉེས。硝制(皮)；揉。

མཉེན་ལྷུག 〔形〕柔软；嫩而柔软。

མཉེན་ཆ 〔名〕韧性；柔韧。

མཉེན་པ 同 མཉེན་པོ 或 མཉེན་མོ。

མཉེན་པོ 〔形〕喜欢，喜爱；爱好，柔软，柔和，细嫩。

མཉེན་མོ 同 མཉེན་པོ。

མཉེན་ཚེར 〔名〕高兴，喜悦，快乐。

མཉེལ་བ 〔形〕劳累；疲乏(敬)。

མཉེས 〔动〕为 མཉེད་པ 的过去式和命令式。

མཉེས་པ 〔动〕或〔形〕喜悦，高兴(敬)。

མཉེས་གཤིན 〔形〕情深；爱恋，亲爱的；亲密。

མཉེན་གཤིན་བྱམས་པ 〔语〕友爱仁慈。

སྙ་བ 〔动〕借入。

ཧྲག་ཧྲིག 〔形〕邋遢。

ཧྲད་ཧྲིད 〔形〕衣服褴褛；破烂；破旧。

ཧྲད་ནད 〔名〕痢疾；泻肚。

ཧྲད་བ 〔动〕未来式为 བཧྲང，过去式为 བཧྲངས，命令式为 ཧྲོངས。1. 伸(如伸手脚)。2.同 བཤལ་བ 泻痢，泻肚；患痢疾。

ཧྲད་མ 或作 ཧྲད་བ 〔名〕泻痢；泻痢时便出的粪。

ཧྲན 同 གཉན 〔名〕羱羊，盘羊。

ཧྲབ་ཧྲབ་པ 〔动〕抚摩；揣摩。

ཧྲབས་པ 〔动〕未来式为 བཧྲབ，过去式为 བཧྲབས，命令式为 ཧྲོབས。摑；执；摩；揣。

ཧྲི 〔名〕陷阱；网罗。

ཧྲི་ཐག 〔名〕网，绳套；捉兽的绳套。

ཧྲིད 〔形〕旧的；陈的。

ཧྲིད་པ 〔形〕旧；旧的；陈的；老的。

ཧྲིད་པ་སླར་གསོ 〔语〕复旧。

ཧྲིད་ཕྱད་གསར་སྤྱད 〔语〕吐故纳新。

ཧྲིད་བ 〔动〕未来式为 ཧྲིང，过去式为 བཧྲིངས。变老，变旧。

ཧྲིད་འབྱིད་གསར་འདོན 〔语〕推陈出新。

ཧྲིད་མ 〔名〕1.宁玛派，旧派(指喇嘛教的红教)。2.古董，珍奇品。

ཧྲིད་ཚ 或 ཧྲིད་ཚད 〔名〕痼疾，久热症。

ཧྲིད་ཞེན 〔名〕保守(思想)。

ཧྲིད་རུལ 〔名〕腐朽；陈腐。

ཧྲིད་གསོ 〔名〕复旧。

ཧྲིད་རྡལ 〔形〕破烂；破旧。

ཧྲིདས་པ 〔形〕破旧；陈旧；废物。

ཧྲིད་ཏེ 〔形〕瘪，干枯；枯萎；皱；凋谢；萎缩。

རྙིད་པ 〔动〕未来式为 བརྙིད，过去式为 བརྙིས。萎；蔫；干枯；败谢，凋谢。

རྙིལ 即 སོ་རྙིལ 〔名〕牙龈。

རྙིས་པ 〔动〕1.破烂；陈旧。2.萎谢，凋谢。

རྙེད་བཀུར 〔语〕利养；供养；恭敬(佛)。

རྙེད་པ 〔名〕利养，利润，利得。〔动〕未来式为 བརྙེད，过去式为 བརྙེས。1.获得；发现。2.找到。

རྙོག་སྒྲ 〔名〕杂音。

རྙོག་དྲ 〔名〕复杂，麻烦；费事。

རྙོག་དྲ་སློང་བ 〔语〕纠缠。

རྙོག་པ 〔动〕未来式为 བརྙོག，过去式为 བརྙོགས，命令式为 རྙོགས。扰乱，骚动，搅浑，使浊。〔形〕浑浊。

རྙོག་མ 〔名〕或〔形〕浊，浑浊。

རྙོག་འཛིང 〔名〕复杂，杂乱；混乱。

རྙོག་འཛིང་བཟོ་བ 〔语〕纠缠，制造混乱。

རྙོག་རྫབ 〔名〕混乱，杂乱。

རྙོག་སྲིང 〔名〕纷乱，杂乱。

རྙོགས 〔动〕为 རྙོག་པ 的命令式。

རྙོང 〔名〕网罗，陷阱。〔形〕馒抹，涂抹。

རྙོང་བ 〔动〕1.未来式为 བརྙོང，过去式为 བརྙོངས，命令式为 རྙོངས。设陷阱。2.未来式为 བརྙོང，过去式为 བརྙོངས，命令式为 རྙོངས。考察，分析。

རྙོངས 〔动〕为 རྙོང་བ 和 རྙོང་བ 的命令式。

རྙོན་པ 〔动〕未来式与过去式为 བརྙོན，命令式为 རྙོན。借贷，借。

རྙོབ་པ 〔动〕未来式为 བརྙོབ，

过去式为 བཉོབས，命令式为 ཉོབས。抓，捏。

ཉོབས 〔动〕为 ཉོབས་པ 和 ཉོབ་པ 的命令式。

ཉོས 〔动〕为 བཉོ་བ 的命令式。

སྙ་བ 〔名〕或〔动〕1.衰弱。2.睡卧。3.晕倒。4.晕眩。5.累困。

སྙ་ཚ 〔名〕紫苏(药)。

སྙ་ཚ་བ 〔名〕扁蓄；紫苏(药)。

སྙག་པ 〔动〕(古) 1.追赶；追求。2.努力；奋励。

སྙགས་སྙིགས 〔形〕垢秽；污浊。

སྙགས་སྙོགས 〔名〕1.小孩。2.家眷。

སྙགས་རོ 〔名〕废渣。

སྙད 同 རྒྱུ་མཚན 〔名〕原因，理由；因素。

སྙད་ཀ 同 སྙད་ཚོལ 〔名〕寻求过失；争论；借词寻隙；挑衅；找岔子。

སྙད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙད，命令式为 སྙོད。报告；陈述；讲说。

སྙད་ཚོལ 参看 སྙད་ཀ。

སྙན 〔名〕耳(敬)。

སྙན་ཐོས་སྙན་རྗེད 〔语〕难听；逆耳；刺耳的。

སྙན་གྲགས 〔名〕名誉；名声；声誉；声望。

སྙན་གསན 〔名〕报告；讲话(敬)。

སྙན་བརྒྱུད 〔名〕传闻；流传。

སྙན་ངག 〔名〕1.悦耳的语言；雅言。2.诗歌；诗词。3.诗学；修词学。

སྙན་ངག་བསྡུས་སྒྲིག 〔名〕诗集。

སྙན་འཇགས 〔形〕礼貌而和蔼，平和。

སྙན་འཇེབས 〔形〕优雅，悦耳；动听。

སྙན་བརྗོད 〔名〕1.悦耳语，雅语。2.诗。

སྙན་གཏམ 〔名〕雅语；悦耳语；优美的语言。

སྙན་ཐོ 〔名〕报表；记录本。

སྙན་དར 〔名〕哈达(敬)。

སྙན་མནན 同 སྙན་གསན。

སྙན་པ 〔名〕名誉；荣誉。〔形〕悦耳；好听。

སྙན་ཕྲ་ཞུ་བ 〔语〕谗言；挑拨离间；妄报。

སྙན་འཕྲིན 〔名〕好消息，佳音；喜讯。

སྙན་མོ 〔形〕悦耳；动听，和谐。

སྙན་རྩོམ 〔名〕诗篇。

སྙན་ཚིག 〔名〕词；诗；诗词；诗篇。

སྙན་ཞུ 〔名〕呈请；汇报，报告。

སྙན་རོང 〔名〕聂荣（西藏那曲地区的一个县）。

སྙན་གཡལ 〔名〕1.冠带(耳前飘带)。2.耳朵。3.耳垂。4.供在佛像前的哈达。

སྙན་སེང 〔名〕报告。

སྙན་སེང་ཞུ་བ 〔语〕汇报。

སྙན་སླབ 〔名〕轻信。

སྙན་གསང 〔名〕耳聪。

སྙན་གསན 同 སྙན་མནན 〔名〕报告，呈报(敬)。

སྙབ་པ 〔动〕1.吮；咂；吸。2.掠；捞。

སྙམ་པ 〔动〕想，思量；想象，认为，以为。

སྙལ་བ 或 སྙོལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙལ，命令式为 སྙོལ。为 ཉལ་བ 的他动式。1.使入睡。2.卧放； 放倒。3.让其发酵；酿；腌。

སྙི་རྡང 同 གཉའ 〔名〕颈，脖子。

སྙི་ནད 〔名〕佝偻病。

སྙི་བོ 同 སྙི་མོ 〔形〕嫩，柔软。

སྙི་ཐལ 〔名〕丰收；丰年。

སྙི་བ 〔名〕1.侏儒。2.贝母(药)。〔形〕嫩；柔软。

སྙི་བོ 〔形〕1.软；嫩。2.温和；温柔；文雅。

སྙི་མོ 同 སྙི་བོ。

སྙིག་པ 〔名〕沉淀物；渣滓。〔动〕未来式为 བསྙིག，过去式为 བསྙིགས，命令式为 སྙིགས。使浑浊。

སྙིགས 〔动〕为 སྙིག་པ 的命令式。

སྙིགས་དུས 〔名〕浊世；衰劫；衰坏期。

སྙིགས་པ 〔形〕衰落，败坏；浑浊。

སྙིགས་མ 〔名〕渣滓。〔形〕浊；污秽。

སྙིགས་མའི་རྒྱུད་པ 〔语〕1.含有瘟疫、灾荒、衰败、动乱等义。2.浊世衰颓的时代(佛)。

སྙིགས་རོ 〔名〕废料；渣滓。

སྙིགས་བསག 〔语〕沉淀；沉积。

སྙིང 〔名〕心；心脏；心房。

སྙིང་དཀར 〔形〕白胸(指动物)。

སྙིང་ཁ 〔名〕心口，心头，心坎。

སྙིང་ཁམས 〔名〕心界。

སྙིང་ཁོང 〔名〕心腔；肺腑；内心深处。

སྙིང་ཁྲག 〔名〕心血。

སྙིང་ག 〔名〕胸膛。

སྙིང་གྲོགས 〔名〕知心朋友；心腹之人；爱人。

སྙིང་ཅན 〔名〕或〔形〕勇敢的；果敢的；胆大的。

སྙིང་བཅུད 〔名〕结晶；精华；养料。

སྙིང་རྗེ 〔名〕1.悲悯，怜悯；可怜。2.可爱；心爱；哀怜；爱惜。

སྙིང་རྗེ་ཅན 同 སྙིང་བརྩེ་བ。

སྙིང་རྗེ་པོ 〔形〕俊俏的；可爱的；心疼的。

སྙིང་རྗེ་མེད་པ 〔语〕无情，残暴。

སྙིང་ཉེ་བ 〔名〕1.知己；贴心；友爱；亲爱。2.亲属。

སྙིང་ཉེ་ལགས 〔名〕爱妻。

སྙིང་ཁུག 〔名〕1.精髓。2.要义，精英。

སྙིང་གཏམ 〔名〕心上话，心腹语；知心话。

སྙིང་སྟོབས 〔名〕刚毅，勇气，胆量；勇敢；无畏；精神；生气；志气。

སྙིང་སྟོབས་སྐྱེད་པ 〔语〕焕发精神。

སྙིང་སྟོབས་ཆེ་སྐྱེད 〔语〕奋发。

སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ 〔语〕勇敢。

སྙིང་སྟོབས་སྤེལ་བ 〔语〕振奋精神。

སྙིང་ཐག་པ་ནས 〔副〕或〔语〕真心地；诚心地，衷心地。

སྙིང་ཐུམ 〔名〕心包。

སྙིང་དོན 〔名〕中心；意义；精神。

སྙིང་འདར 〔语〕心惊胆颤。

སྙིང་སྡུག 〔名〕心爱者，情人，可爱的，爱人。

སྙིང་བསྡུས 〔名〕概括，扼要，撮要。

སྙིང་ནད 〔名〕1.心病。2.怨恨，怀恨；忧郁。

སྙིང་ནད་འཛིན་པ 〔语〕记恨。

སྙིང་ནས་དགའ་བ 〔语〕心爱。

སྙིང་ནས་བརྩེ་བ 〔语〕心爱。

སྙིང་པོ 〔名〕1.精神。2.精华。3.心；核心；中心。4.纲要，关键。

སྙིང་འབབ 〔名〕合乎心意；中意；喜欢；乐意。

སྙིང་རྩ 〔名〕1.心脉。2.大动脉。

སྙིང་རྩེ 〔名〕1.心尖。2.注意的焦点。

སྙིང་བརྩེ་བ 同 སྙིང་རྗེ་ཅན 〔名〕悲悯者，怜爱者，慈善者；心地善良者。

སྙིང་ཚིམས་པ 〔名〕1.心意契和者，自家人，近亲友。2.选拔。

སྙིང་ཞོ་ཤ 〔名〕乌梅，广酸枣（药）。

སྙིང་རུས 〔名〕恒心；毅力；干劲；用心；勤奋。

སྙིང་རུས་ཆེ་སྐྱེད 〔语〕发愤。

སྙིང་རུས་ཆེན་པོ 〔语〕勤奋。

སྙིང་རེ་རྗེ 同 སྙིང་རྗེ。

སྙིང་རླུང 〔名〕1.发怒；怒气；动怒。2.一种易怒之病。

སྙིང་ཁ 〔名〕心房。

སྙིང་ཕོ 〔名〕1.大伯，夫之兄长。2.内兄弟。

སྙིང་མོ 〔名〕1.小姑(夫之妹)。2.妻妹，小姨。

སྙིབ་རལ 〔名〕灰灰菜。

སྙིམ་གང 〔语〕一捧。

སྙིམ་པ 或 སྙིམ་པོ 〔量〕捧(以两手聚拢量谷)。

སྙིམས 同 མཛེས 〔形〕美丽。

སྙིལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙིལ，命令式为 སྙིལ。为 ཉིལ་བ 的他动式。1.使下坠。2.颠复；推倒；推翻；摧毁。3.坍塌；崩溃。4.驱逐。

སྙུག་གུ 〔名〕小竹子；笔；竹笔。

སྙུག་པ 〔动〕未来式为 བསྙུག，过去式为 བསྙུགས，命令式为 སྙུགས。为 ཉུག་པ 的他动式。1.浸，沉，泡。2.涂，抹。

སྙུག་མ 同 སྨྱུག་མ 〔名〕竹子。

སྙུག་འཛིན 〔名〕执笔者；著作家；文书。

སྙུག་ཤིང 〔名〕竹子。

སྙུགས 〔名〕(古)长久；继续；时间。〔动〕为 སྙུག་པ 的命令式。

སྙུགས་རིང་དུ 〔副〕长远，永远；毕竟。

སྙུགས་སྲིང 或 སྙུར་བསྲིངས 〔名〕延长；不断；延期。

སྙུང་མཁན 〔名〕病人；患病者(敬)。

སྙུང་བ 〔动〕未来式为 བསྙུང，过去式为 བསྙུངས，命令式为 སྙུངས。1.减少；缩小。2.降低；贬减(价格)。3.患病；痛；微恙。

སྙུང་བུ 〔名〕锥针，锥刃；

钻头。

སྙུང་དབྱིབས 〔名〕锥形。

སྙུངས 〔动〕为 སྙུང་བ 的命令式。〔形〕尖。〔量〕长度。

སྙུན 〔名〕疾病(敬)。

སྙུན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙུན。患病，生病(敬)。

སྙུན་གཞི 〔名〕疾病，病因(敬)。

སྙེ་དཀར 〔名〕病穗，灰穗。

སྙེ་ཐོ 〔名〕吓唬鸟雀吃谷穗的稻草人，诧牌。

སྙེ་ནག 〔名〕黑穗，灰穗病。

སྙེ་བ 〔动〕未来式为 བསྙེ，过去式为 བསྙེས，命令式为 སྙེས。枕上，依，靠，倾斜，依枕。

སྙེ་འབོལ 同 སྔས་འབོལ 〔名〕枕头，靠枕，靠垫，软垫，软枕。

སྙེ་མ 〔名〕穗。

སྙེ་མ་སྟོང་པ 〔名〕空穗，秕穗。

སྙེ་མོ 〔名〕1.尖，顶，端。2.尼木(拉萨市所辖县之一)。

སྙེ་ཚིགས་ཐོན་པ 〔语〕拔节。

སྙེག་པ 〔动〕未来式为 བསྙེག，过去式为 བསྙེགས，命令式为 སྙེགས。1.追及，追赶，追逐，追求，追随。2.追及，赶到，毂着。3.奋力，努力。

སྙེང་བ 〔动〕未来式为 བསྙེང，过去式为 བསྙེངས，命令式为 སྙེངས。1.害怕，恐惧，吓。2.伸直。

སྙེངས 〔动〕为 སྙེང་བ 的命令式。

སྙེད 〔名〕同 ཚེད。〔副〕大约，差不多，一些。

སྙེད་པ 〔名〕驹羊。

སྙེན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙེན，命令式为 སྙེན。近，接近，靠近，亲近，靠拢，亲敬，承事。

སྙེམ་པ 〔动〕未来式为 བསྙེམ，过去式为 བསྙེམས。傲慢，

夸大；自豪；高傲；矜夸。

སྙེམས་ཆུང 〔形〕谦逊；和蔼；小心；谨慎。

སྙེམས་བྲལ་བ 〔形〕谦虚，不傲慢。

སྙེར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙེར，命令式为 སྙེར。怒颦；蹙眉；锁眉。

སྙེས 〔动〕为 སྙེ་བ 的命令式。

སྙོག 〔动〕未来式为 བསྙོག，过去式为 བསྙོགས，命令式为 སྙོགས。使浊；使浑。

སྙོགས 〔名〕小孩。〔动〕为 སྙོག་པ 和 སྙོག 的命令式。

སྙོགས་འགྲོ 〔名〕走向；追随。

སྙོད 〔名〕茴香子（药）。〔动〕为 སྙོད་པ 的命令式。

སྙོད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙོད，命令式为 སྙོད。1.纺；捻；搓。2.喂；饲；哺；养；抚养。

སྙོན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྙོན，命令式为 སྙོན。不承认；抵赖。

སྙོན་མོངས་པ 〔名〕烦扰；烦恼。

སྙོན་འཛུགས 〔名〕耍无赖；抵赖；诬陷。

སྙོན་འཛུགས་ཁ་གཙུག 〔语〕诬告。

སྙོབ་པ 〔动〕未来式为 བསྙབ，过去式为 བསྙབས，命令式为 སྙོབས。伸及；够到；达到；捞到。

སྙོབས 〔动〕为 སྙོབ་པ 的命令式。〔名〕平等，平均。

སྙོམ 或 སྙོམ་ལས 〔形〕怠惰；疲沓。

སྙོམས་ཆུང 〔名〕小心，拘谨。

སྙོམས་པ 〔动〕未来式为 བསྙམ，过去式为 བསྙམས，命令式为 སྙོམས。平均，平整，打匀；弄齐。

སྙོམས་པོ 〔形〕均等；均匀；匀称；齐正；平坦。

སྙམས་སེམས 〔名〕 平等心(佛)。

སྙར་བ 〔动〕 未来式和过去式为 བསྙར，命令式为 སྙར。1.分开(如从顶向下分开)。2.分类。3.筛。4.抚养；抚育。

སྙལ 〔动〕 为 སྙལ་བ 的命令式。

བརྙ་ཞུ 〔名〕 借。

བརྙ་བ 〔动〕 未来式为 བརྙ，过去式为 བརྙས，命令式为 རྙས。1.借入；买，租借。2.强取；霸占。3.讥笑；诋毁；诽谤；轻视；轻侮。

བརྙང 〔动〕 为 རྙང་བ 和 རྙང་བ 的未来式。

བརྙངས 〔动〕 为 རྙང་བ 的过去式。

བརྙན 〔名〕 1.影象；影子。2.回声。〔动〕 为 རྙན་པ 的未来式和过去式。

བརྙན་སྐྱེལ 〔名〕 传真。

བརྙན་དེབ 〔名〕 画集；影集。

བརྙན་པར 〔名〕 画报，画片。

བརྙན་པོ 〔名〕 1.借贷物。2.告借；借入。3.效颦；学步；抄取；抄袭。4.代替。5.影象。

བརྙབ་པ 〔动〕 为 རྙབས་པ 和 རྙབ་པ 的未来式。

བརྙབས་པ 〔动〕 为 རྙབས་པ 和 རྙབ་པ 的过去式。

བརྙས 〔动〕 为 བརྙ་བ 的过去式。

བརྙས་དཀྲི 〔动〕 陷害。

བརྙས་བཅོས 〔名〕 侮辱；欺负；猥亵，虐待。

བརྙས་འདོགས 〔名〕 诬蔑。

བརྙས་སྨོད 〔名〕 1.藐视与毁谤。2.欺凌；侮辱。

བརྙས་གཅེར 〔名〕 凌辱。

བརྙེངས 〔动〕 为 རྙེང་བ 的过去式。

བརྙེད 〔动〕 为 རྙེད་པ 的未来式。

བརྙེས 〔动〕 为 རྙེད་པ 的过

去式。

བརྙེད 〔动〕为 རྙེད་པ 的未来式。

བརྙེས 〔动〕为 རྙེད་པ 的过去式。

བརྙེས་པ 同 འདུད་ཕྱི。

བརྙོག 〔动〕为 རྙོག་པ 的未来式。

བརྙོགས 〔动〕为 རྙོག་པ 的过去式。

བརྙོང 〔动〕为 རྙོང་བ 的未来式。

བརྙོངས 〔名〕1.失约者。2.口是心非者。3.食癖，贪食成瘾。〔形〕1.无疑。2.适时，便利。〔动〕为 རྙོང་བ 的过去式。

བརྙོས་པ 〔动〕执住，抓住。

བསྙད 〔动〕为 སྙད་པ 的未来式及过去式。

བསྙད་འཛོགས་པ 〔语〕捏造，诬赖。

བསྙད་མེད་བསྙད་འཛོགས 〔语〕捏造，诬赖。

བསྙབ 〔动〕为 སྙོབ་པ 的未来式。

བསྙབས 〔动〕为 སྙོབ་པ 的过去式。

བསྙམ 〔动〕为 སྙོམས་པ 的未来式。

བསྙམས 〔动〕为 སྙོམས་པ 的过去式。

བསྙལ 〔动〕为 སྙོལ་བ 的未来式及过去式。

བསྙལ་བ 〔动〕（古）洗，涤。

བསྙིག 〔动〕为 སྙིག་པ 的未来式。

བསྙིགས 〔动〕为 སྙིག་པ 的过去式。

བསྙིལ 〔动〕为 སྙིལ་བ 的未来式和过去式。

བསྙུག 〔动〕为 སྙུག་པ 的未来式。

བསྙུགས 〔动〕为 སྙུག་པ 的过去式。

བསྙུང 〔动〕为 སྙུང་བ 的未

来式。

བསྙུང་གནས 亦作 སྙུང་…… གནས 〔名〕斋戒(佛)；守斋；闭斋。

བསྙུངས་པ 〔动〕为 སྙུང་བ 的过去式。

བསྙུན 〔动〕为 སྙུན་པ 的未来式及过去式。

བསྙུལ་བ 〔动〕(古)1.摩擦。2.洗涤。3.使其巡查。

བསྙེ 〔动〕为 སྙེ་བ 的未来式。

བསྙེག 〔动〕为 སྙེག་པ 的未来式。

བསྙེགས 〔动〕为 སྙེག་པ 的过去式。

བསྙེང 〔动〕为 སྙེང་བ 的未来式。

བསྙེངས 〔动〕为 སྙེང་བ 的过去式。

བསྙེངས་བྲལ 〔语〕无畏，勇敢。

བསྙེན 〔动〕为 སྙེན་པ 的未来式及过去式。

བསྙེན་བཀུར 〔名〕尊敬，敬重；承事；祭祀；供奉。

བསྙེན་གནས 〔名〕斋戒。

བསྙེན་བསྲིངས 〔形〕亲疏；远近。

བསྙེམ 〔动〕为 སྙེམ་པ 的未来式。

བསྙེམས 〔动〕为 སྙེམ་པ 的过去式。

བསྙེར་བ 〔动〕为 སྙེར་བ 的未来式及过去式。

བསྙེར་མ 〔名〕使成皱摺，使成皱纹，颦蹙。

བསྙེལ་བ 〔动〕遗忘(敬)。

བསྙེས 〔动〕为 སྙེ་བ 的过去式。

བསྙོག 〔动〕为 སྙོག 的未来式。

བསྙོགས 〔动〕为 སྙོག 的过去式。

བསྙོད 〔动〕为 སྙོད་པ 的未来式及过去式。

བསྙོན 〔动〕为 སྙོན་པ 的未来式及过去式。

བརྙན་ཅན 〔名〕抵赖者。

བརྙན་ཏོལ 〔名〕抵赖；不承认。

བརྙན་ཏོལ་བ 同 བརྙན་ཅན。

བརྙན་འཛིད་པ 同 བརྙན་འཛོར་བ 〔语〕抵赖；赖皮；翻赖。

བརྙན་འཛུགས 〔名〕诬赖；强加于人。

བརྙན་ཏམ་ཅན 同 བརྙན་ཅན 和 བརྙན་ཏོལ་བ。

བརྙར 〔动〕为 སྙར་བ 的未来式及过去式。

བརྙལ 〔动〕怕；畏惧。

ཏ

ཏ་ཀུ 〔名〕文明棍。〔形〕弯曲。

ཏ་བག 〔名〕盘，碟。

ཏ་བེར 〔名〕屏风。

ཏ་དབྱང་གྲུ་གླིང་ཆེན 〔名〕大洋洲。

ཏ་ཝན་ཧྭ 〔名〕(汉)打碗花(药)。

ཏ་ཤི་དབྱང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ 〔名〕大西洋。

ཏ་ཟིག 同 སྟག་གཟིག 〔名〕波斯，大食。

ཏ་ལ 〔名〕多罗树；棕榈树。

ཏ་ལ་རྒྱལ་པོ 参看 ནེ་ཏ 〔名〕椰子树。

ཏཱ་ལའི་བླ་མ 〔名〕达赖喇嘛。

ཊཱི་ཀ 〔名〕(梵)注释，注疏；疏释。

ཏག་ཏག 〔形〕正合适。〔象〕敲门声。

ཏང 〔名〕1.中间。2.(汉)党(派)。

ཏང་ཀུན 〔名〕(汉)当归(药)。

ཏང་ཀུན་དཀར་པོ 〔名〕防风(药)。

ཏང་ཀྲི་ཕུའུ 〔名〕(汉)党支部。

ཏང་ཀྲུང་དབྱང 〔名〕(汉)党中央。

ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས 〔名〕党纪。

ཏང་གི་སྒྲིག་ཡིག 〔名〕党章。

ཏང་གི་དར་ཆ 〔名〕党旗。

ཏང་གི་རྩ་འཛིན 〔名〕党纲。

ཏང་གི་རྩ་འཛུགས 〔名〕党组织。

ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས 〔名〕党史。

ཏང་ཏང 〔象〕当当声。

ཏང་ཕའེ 〔名〕(汉)党派。

ཏང་ཡོངས 〔名〕全党。

ཏང་ཡོན 〔名〕(汉)党员。

ཏང་ཡོན་ལག་ཁྱེར 〔名〕党证。

ཏང་ལོ 〔名〕党龄。

ཏང་གཤིས 〔名〕党性。

ཏང་ཝེ 〔名〕(汉)党委。

ཏན་ཏན 〔副〕决定，一定，可靠，无疑。

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག 〔形〕扎扎实实。

ཏན་ཏིག 〔形〕认真。

ཏབ་ཏབ་པོར 〔副〕1.忽然。2.匆忙；匆促。

ཏབ་ཏོབ 〔形〕匆忙，仓促。

ཏམ་བུ་ར 〔名〕(梵)琵琶，寻香(天界的乐师)。

ཏའོ་ཁྲི་སན 〔名〕(汉)倒赤伞(药)。

ཏར་ཁང 〔名〕电信局，电报局。

ཏར་ཏར 〔形〕压平，磨光。

ཏར་ཝིན་གྱི་གཞུང་ལུགས 〔名〕达尔文学说。

ཏར་ལན 〔名〕复电。

ཏལ་རྒྱུགས་པ 参看 ཏལ་མར。

ཏལ་གདུང 〔名〕无支柱的铁梁。

ཏལ་པ 或 ཏལ་མ 〔副〕一刻；即；就。

ཏལ་མར 同 ཏལ་རྒྱུགས་པ 〔副〕直进；一直跑到终点。

ཏལ་ཙམ 〔名〕松脂火把。〔副〕少许，细小。

ཏི 〔名〕水，液。

ཏི་ཐུག 同 གཏི་ཐུག。

ཏི་ནག 〔名〕雄松鸡。

ཏི་ཕུ 或 ཏེ་ཕོ 〔名〕雉，野鸡。

ཏི་ཙ 〔名〕1.锌。2.铁砧。

ཏི་སེ 或 གངས་ཏི་སེ 〔名〕冈底斯雪山。

ཏི་ཚ 同 ཏི་ཙ。

ཏིག 〔名〕1.量液具。2.大黄蜂。〔副〕确然，无疑。

ཏིག་ཏ 〔名〕1.(梵) ཏིཀྟ 的变音，蒂丁(药)。2.喜马拉雅山产的苦参，常用以治肝胆病。

ཏིག་ཏིག་མེད 同 ཏིག་མེད་པ 〔语〕不决定；无一定。

ཏིག་པོ 〔形〕1.有用，顶用。2.稳固。

ཏིག་མེད་པ 同 ཏིག་ཏིག……མེད。

ཏིག་ཚ 同 ཏི་ཙ。

ཏིང 〔象〕击磬声。

ཏིང་ཁྲོལ 〔名〕奏乐声；叮叮。

ཏིང་ངེ་འཛིན 或 ཏིང་འཛིན 〔名〕禅定；默静；等持(佛)；(梵)三昧，三摩地。

ཏིང་ཏི་ཤིང 〔名〕沙雏鸟；鹬。

ཏིང་ཏིང་མ 〔名〕丁丁鸟(一种小鸟)。

ཏིང་མཐའི་ཚིག 〔语〕尾语。

ཏིང་ཙོད་ཚོད 〔名〕(汉)丁座草(药)。

ཏིང་འཛིན 同 ཏིང་ངེ་འཛིན 和 བསམ་གཏན。

ཏིང་ཤགས 〔名〕小风铃(一种乐器)。

ཏིབ་རིལ 〔名〕茶杯；茶壶。

ཏིམ་ཕི 〔名〕山羊皮。

ཏིམ་བུ 〔名〕烟洞，烟筒。

ཏིར་པ 〔名〕帆布，漆布。

ཏིལ 〔名〕芝麻。

ཏིལ་སྒྲིས 同 ཏིལ་མར。

ཏིལ་སྣུམ 〔名〕芝麻油。

ཏིལ་མར 同 ཏིལ་སྒྲིས 〔名〕芝麻油，香油。

ཏིལ་འཚིར 〔语〕榨油。

ཏུ 〔介〕用于藏文后加字ག་བ及ད་དྲག 之后。参看 ལ。

ཏུ་དུག 〔形〕不勤劳。

ཏུ་ཙ 〔名〕铁砧。

ཏུག 同 ཐབས་རྡུགས་པ 〔形〕方法穷尽。

ཏུག་གིས 〔副〕忽然。

ཏུག་ཐྲམ་པ 参看 ཏུག་ཁྲམ་པ。

ཏག་ཆོས 〔名〕改造，根本改造。

ཏག་མཇལ 〔名〕朝见；会晤。

ཏག་ཏག 〔象〕物件摆动声；敲实物声。

ཏག་ཏབ 同 ཏབ་ཏག 〔形〕能与不能；无办法与能办到。

ཏག་ཏམ་མེ 〔副〕时常，不间断。

ཏག་ཞུམ་པ 亦作 ཏག་ཟུམ་པ 〔形〕醉。

ཏན་གྲངས་ཞིག་ཚད 〔名〕吨位。

ཏབ་ཏག 同 ཏག་ཏབ。

ཏབ་ཏབ 同 ཐུབ་ཐུབ 〔形〕尽量，随所能。

ཏར་གྱིས 同 ཧོ་བུར་གྱིས 〔副〕忽然。

ཏར་ཙད 〔形〕甚少，殆无。

ཏར་ཏར 〔副〕迅速，急迫。〔名〕1.出现白斑点或红斑点。2.工作将近结束。

ཏར་ཐོག་པ 同 རྟོད་ཐོག་པ 〔语〕微受感动，微受影响。

ཏར་བ 〔动〕补缀。

ཏར་རེ 〔形〕清楚，明了。

ཏལ་དྲི་ཅན 〔名〕恶味，腐烂气味。

ཏལ་བ 同 དགོད་པ 〔动〕笑。

ཏེ 〔连〕为藏文文法有余词(ལྷག་བཅས)用字之一，置于后加字 ན་ར་ལ་ས 之后，表示“尚有”等意。

ཏེ་ཐོར 同 ལེགས་པར 〔副〕1.极好，高贵。2.强烈，坚强有力。3.当真，真实；实在；一定。4.极，很。

ཏེ་ཐོར 〔副〕常常；继续；不变。

ཏེག་པ 〔动〕包起；收起；支撑。

ཏེན་ཐའུ་ཅུས 〔名〕(汉)点头菊(药)。

ཏེའུ 〔名〕小方桌。

ཏེའུ་ཁྲིད 〔名〕小凳子，小椅子，小方桌。

ཏོ 〔助〕为藏文文法终语词(རྫོགས་ཚིག)用字之一。

ཏྲེ་ཏྲེ་ལིང་ལིང 〔副〕摇摆；摇动。

ཏྲོག 〔名〕1.顶端；顶子；尖端。2.最优胜的。

ཏྲོག་སྒྲ 或 ཏྲོག་ཏྲོག་སྒྲ 〔名〕爆裂声。

ཏྲོག་ཙམ 〔副〕略为，稍微；一点。

ཏྲོག་ཙེ 亦作 འཇོར 〔名〕锄；镢；掘土器。

ཏྲོག་ཚེ 〔名〕放血针。

ཏྲོག་ཡུ 〔名〕锄柄，锄把。

ཏྲོགས 〔动〕为 གཏྲོག་པ 的命令式。

ཏྲོབ་ཙེ 同 ཐོབ་ཙེ 或 སྦབ་ཚེ 〔名〕（藏）钮扣。

ཏྲོབ་ཏྲོབ་བྱེད་པ 同 ཏྲབ་ཏྲེབ་བྱེད་པ 〔语〕仓促；匆忙。

ཏྲོབ་ཏྲོབ་སྨྲ་བ 〔语〕胡说，乱说。

ཏྲོམ་འཚུབ 〔形〕急躁。

ཏྲོཙ་ཚོ 〔名〕臭猫。

ཏྲོལ་བ 〔动〕1.达到。2.了解。3.决定。

ཏྲ 同 སྤྲ 〔名〕长尾猴。

ཏྲམ་པ 〔形〕强韧，硬。

ཏྲི 同 གཟུགས་ཅན 〔名〕具形体者。

ཏྲི་བ 〔动〕取来，拾起。

ཏྲི་མ 〔名〕一种毒蜂。

གཏག་གཏོར 〔动〕散布。

གཏང་བ 〔动〕为 གཏོང་བ 的未来式。

གཏང་རག 〔名〕感谢，谢恩。

གཏད་ཐུབ་པ 同 གཏད་ལེན་བྱེད་པ 〔语〕1.能缘虑（佛）。2.能传授。3.交付和接受。

གཏད་པ 〔动〕为 གཏོད་པ 的未来式。

གཏད་མེད 〔形〕无定，没准。

གཏད་ལེན་བྱེད་པ 同 གཏད་ཐུབ་པ。

གཏད་སོ 〔名〕1.皈依。2.所依赖者。3.仓库。

གཏན 〔名〕1.次序；系统。2.丈夫。〔副〕继续；常常；永久。

གཏན་ཁ 〔名〕1.契约；条约。2.命令；谕旨。

གཏན་ཁྲིམས 〔名〕法律。

གཏན་འཁེལ 〔名〕1.确定。2.规定；决定。

གཏན་འཁེལ་སྙིང་ཀ 〔名〕定息。

གཏན་གྲོགས 〔名〕伴侣；夫妻。

གཏན་འགོག 〔名〕取缔；严禁；禁止。

གཏན་ཆགས 〔形〕常住；常安住。

གཏན་འཇགས 〔形〕稳定；固定；平息；永久；久住；耐久。

གཏན་གཏན 亦作 བརྟན་བརྟན 同 ཏན་ཏན。

གཏན་སྡོད 〔名〕定居。

གཏན་སྡོད་ཕྱི་མི 〔名〕侨民。

གཏན་སྡོད་ས་ཆ 〔名〕定居点。

གཏན་ནས 〔副〕根本；完全；断然；从来；绝对；十分；毕竟。

གཏན་པ 〔名〕1.门闩；顶门杠。2.铡刀床。

གཏན་ཕན 〔副〕仅仅；单一；绝对；定然。

གཏན་ཕེབས 即 གཏན་ལ་ཕེབས་པ 的缩写〔语〕1.决定；规定；抉择。2.宣布；发行。

གཏན་འབེབས 〔语〕1.抉择；选择。2.决定。

གཏན་མེད 〔语〕毕竟没有；根本没有；不持久的；不长远的。

གཏན་ཚིགས 〔名〕1.因(佛)(类似三段论法中的小前提)；理由。2.决定的文句。3.证明。

གཏན་ཚིགས་རིག་པ 〔名〕逻辑；逻辑学。

གཏན་ཞལ 〔名〕1.常朝见而住。2.常安住。

གཏན་ལ་ཕབ་པ 〔语〕已抉择(佛)；已决定；规定。

གཏན་ཤིང 〔名〕门闩；顶门杠。

གཏན་སྲོལ 〔名〕定理。

གཏམ 〔名〕话；言论。

གཏམ་འཁྲར 〔名〕谣传；传闻。

གཏམ་གྱི་བདུད་རྩི 〔语〕动听悦耳的言语。

གཏམ་གླེང 〔名〕谈话；议论；言论。

གཏམ་རྒྱུད 〔名〕1.口传。2.传奇；稗史；故事。

གཏམ་བསྒྲགས་པ 〔语〕宣布；宣告。

གཏམ་བརྗོད 〔名〕言论。

གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར 〔名〕话剧。

གཏམ་རྙིང 〔名〕旧闻。

གཏམ་རྒགས་པ 〔语〕语塞，不能说话。

གཏམ་དཔེ 〔名〕谚语；成语。

གཏམ་སྤྱོད 〔名〕言行。

གཏམ་ཚིག 为 གཏམ་དང་ཚིག 的缩写 〔名〕言辞。

གཏམ་གཞོན 〔名〕强有力的语言。

གཏམ་བཟང 〔名〕佳话；佳音；喜讯。

གཏམ་ལན 〔名〕答词。

གཏམ་བཤད 〔名〕演说；讲话。

གཏམས་པ 〔动〕1.充满。2.嘱托。3.教诫。

གཏའ་གམ་པ 〔语〕早衰；未老先衰。

གཏའ་བ 〔动〕抵押。

གཏའ་མ 亦作 གཏེ་མ 〔名〕质物，典物，抵押品。

གཏའ་མ་འཇོག་ས 〔名〕当铺。

གཏར་ཁ 〔名〕放血。

གཏར་བ 或 གཏར་ཁ་བྱེད་པ 〔动〕放血。

གཏི་ཁེ 同 གཏི་གེ 〔名〕1.羊身上的虱子。2.八脚子(一种虱)。

གཏི་ཐུག 〔名〕1.癫狂；愚痴；昏愦，庸懦。2.吝啬。

གཏི་བ 〔动〕(古)说，言论。

གཏི་མུག 〔名〕1.痴，呆笨；无知，昏迷；昏睡病。2.猪的别名。

གཏི་ཤུམ་པ 即 གཏུ་ཤུམ་པ 〔形〕酩酊大醉。

གཏིག་པ 〔动〕未来式为 བཏིག，过去式为 བཏིགས，命令式为 གཏིགས。滴落；滴下；坠落。

གཏིགས 〔动〕为 གཏིག་པ 的命令式。

གཏིང་སྐྱེས 〔名〕定结(西藏日喀则地区的一个县)。

གཏིང་རྡོངས 〔语〕深入考虑。

གཏིང་རྡོ 〔名〕1.测水深的砣；锚。2.坠石，沉石。

གཏིང་སྲིབ 〔名〕窠，窠臼。

གཏིང་ནད 〔名〕重病；病入膏肓。

གཏིང་ནད་འཛིན་པ 〔语〕记仇。

གཏིང་དཔག་དཀའ 〔语〕深远难测。

གཏིང་ཟིན་པ 〔语〕1.探测，考察。2.到底；彻底。

གཏིང་བ 〔名〕1.底。2.深度。3.深沉，深博。〔动〕为 འདིང་བ 的未来式。

གཏིང་མི་ཟབ་པ 〔语〕肤浅，粗浅。

གཏིང་མེད་པ 〔语〕1.无底。2.不深，表面；浅薄，皮毛。3.不彻底。

གཏིང་རྨོ 〔名〕深耕。

གཏིང་ཚད 〔名〕深度。

གཏིང་ཚུགས་པ 〔语〕树立基础，打底子，建立根基。

གཏིང་ཟབ 〔形〕深；深沉；深厚，深奥，渊博。

གཏིང་ལུད 〔名〕底肥；基肥。

གཏིང་སློག 〔名〕深翻。

གཏིབ་པ 〔动〕未来式为 གཏིབ，过去式和命令式为 གཏིབས。聚合；笼罩；遮蓋。

གཏིབས 〔动〕1.为 གཏིབ་པ 的过去式和命令式。 2.为 ཏིབ་པ 的命令式。

གཏིམ་པ 〔动〕1.溶化，消溶。2.渗透，渗入，融合。3.被吸收。

གཏུ་ལུམ་པ 同 གཏི་ལུམ་པ。

གཏུག་པ 〔动〕未来式为 གཏུག， 过去式和命令式为 གཏུགས。1.达到。2.相逢；接触，接连。

གཏུག་བཤེར 〔名〕官司；告状。

གཏུགས 〔动〕为 གཏུག་པ 的过去式和命令式。

གཏུན 或 གཏུན་བུ 〔名〕1.石杵；杵：石槌。2.嚮下扇。

གཏུན་ཁུང 〔名〕臼，石臼。

གཏུན་བུ 参看 གཏུན。

གཏུན་ཤིང 同 གཏུན་རིལ 〔名〕木杵，木榔头。

གཏུབ་གྲི 〔名〕铡刀。

གཏུབ་པ 〔动〕为 འཐུབ་པ 的未来式。

གཏུབ་གཞོག་འཁོར་སྐྱོགས 〔名〕切削机床。

གཏུབས་ཚལ 〔名〕碎块。

གཏུམ་དྲག 〔名〕凶恶而有势力者。〔形〕凶猛，凶恶；残暴。

གཏུམ་པ 〔名〕凶恶，凶暴。

གཏུམ་པོ 〔形〕凶恶。

གཏུམ་སྤྱོད 〔名〕兽行；蛮横，野蛮残忍。

གཏུམ་མོ 〔名〕1.凶恶的妇女。2.丹田火（佛）。〔形〕凶恶；

可怖。

གཏུར་བུ 〔名〕僧侣的衣袋，衣囊。

གཏུལ་བ 〔动〕为 འཐུལ་བ 和 འདུལ་བ 的未来式。

གཏེ་པ 同 གཏའ་མ。

གཏེ་བོ 同 གཏེ་བོ。

གཏེ་བོ 同 གཏེའུ 〔名〕1.首脑，首领，魁首。2.恶人，罪魁，挑起争端。

གཏེ་མ 同 གཏའ་མ。

གཏེང་བ 〔名〕抵押品，质物。

གཏེན་མ 〔名〕抵押品，质物。

གཏེའུ 同 གཏེ་བོ。

གཏེར 〔名〕1.库，仓库，储藏室。2.矿。

གཏེར་ཁ 〔名〕1.矿，矿苗。2.矿场。

གཏེར་ཁ་འདོན་པ 〔语〕开矿。

གཏེར་ཁུལ 〔名〕矿区。

གཏེར་ཁྲོན 〔名〕矿井。

གཏེར་སྒྲོན 〔名〕矿灯.

གཏེར་དངོས 〔名〕矿物。

གཏེར་འདོན 〔名〕开矿，采矿。

གཏེར་རྡོ 〔名〕矿石。

གཏེར་ཕན་ཆུ་མིག 〔名〕矿泉。

གཏེར་སྣུམ 〔名〕矿油。

གཏེར་ཚྭ 〔名〕矿盐。

གཏེར་རྫས 〔名〕矿产，矿物。

གཏེར་མཛོད 〔名〕仓库，库房。

གཏེར་བཟོ 〔名〕矿工。

གཏེར་རི 〔名〕矿山。

གཏེར་རིགས་ལུད་རྫས 〔名〕矿质肥料。

གཏེར་ལས 〔名〕矿业。

གཏོ 〔名〕禳灾物。

གཏོག་པ 〔动〕未来式为 གཏོག，过去式为 གཏོགས，命令式为 ཏོགས。弹，弹指。

གཏོགས་འདོད 〔名〕1.偏

执；偏袒一方。2.干涉；干预。3.爱；喜欢。4.希望。

གཏོགས་པ 〔动〕1.为 གཏོག་པ 的过去式。2.分类；指定。3.属于；管辖。

གཏོང་སྒོ 〔名〕开支，支出，消费。

གཏོང་དངུལ 〔名〕放的款，付的款。

གཏོང་ཕོད 〔形〕慷慨；大方。

གཏོང་ཕོད་ཅན 〔名〕慷慨的；乐善好施的。

གཏོང་བ 〔动〕未来式为 གཏང་，过去式为 བཏང་，命令式为 ཐོངས。1.送。2.纵；放行，许行。3.准入；许进。4.给；与。5.抛弃。6.进行。

གཏོང་ཡིག 〔名〕信，信件。

གཏོང་ལེན 〔名〕收发，收寄。

གཏོད་པ 〔动〕未来式为 གཏད，过去式为 བཏད，命令式为 གཏོད。1.付托，交付；呈送。2.依靠；压。3.指向；转向。4.建立，设立；创立。

གཏོམ་པ 〔动〕迷惑，使迷惑。

གཏོར་སྐྱོན 〔名〕创伤，摧残，击伤；毁坏。

གཏོར་ཁུང 〔名〕污水坑；泥坑。

གཏོར་འདེབས 〔名〕撒播。

གཏོར་ནུབ 〔名〕击沉。

གཏོར་བ 〔动〕1.为 འཐོར་བ 的未来式。2.抛；弃；掷。3.撕扯；撕碎；打碎。

གཏོར་མ 〔名〕施食；祭品（佛）。

གཏོར་རྫས 〔名〕1.炸药。2.祭祀用物。

གཏོར་བཅག 〔名〕破坏，毁坏。

གཏོར་ཤུལ 〔名〕废墟；焦土。

གཏོར་བཤིག 〔名〕破坏。

གཏོར་ལྷུང 〔名〕击落。

གཏོལ་བ 〔动〕1.穿孔，穿过。2.露出。3.戳穿；泄漏；揭露。

གཏོལ་མེད 〔名〕1.同 ཚ་མེད

或 རྒྱུས་མེད。 2.无能为力。

གཏོས 同 བོང་ཚད 〔名〕体形，体量。

བཏག་རྒྱ 〔名〕所织。〔动〕须织，将织。

བཏག་བསྡོལ 〔名〕编织。

བཏག་པ 〔动〕为 འཐག་པ 的未来式。

བཏག་སོ 〔名〕杼（织布机上的筘）。

བཏགས་པ 〔动〕为 འདོགས་པ 和 འཐག་པ 的过去式。

བཏགས་མ 〔名〕用绳缚住者。

བཏང་སྙོམས 〔名〕1.静；恬淡；平等；舍（佛）。2.无偏私。3.非苦非乐。4.中庸；正直；公道；中立；平衡。

བཏང་བ 〔动〕为 གཏོང་བ 的过去式。

བཏང་ཡིག 〔名〕信件。

བཏད་པ 〔动〕为 གཏོད་པ 的过去式。

བཏབ་པ 〔动〕为 འདེབས་པ 的过去式。

བཏའ་བ 〔动〕说。

བཏིག་པ 〔动〕为 གཏིག་པ 的未来式。

བཏིགས་པ 〔动〕为 གཏིག་པ 的过去式。

བཏིང་བ 〔名〕僧人用的铺垫；铺具。〔动〕为 འདིང་བ 的过去式。

བཏུ་བ 〔动〕为 འཐུ་བ 的未来式。

བཏུང་འདོད 〔名〕思饮，欲饮，想喝。

བཏུང་སྣོད 〔名〕饮具；杯子。

བཏུང་བ 〔名〕饮料。〔动〕为 འཐུང་བ 的未来式。

བཏུངས་པ 〔动〕1.（古）杀。2.为 འཐུང་བ 的过去式。

བཏུད་པ 〔动〕为 འདུད་པ 的未来式及过去式。

བཏུད་མར 〔副〕连续；相续。

བཏུབ་པ 〔动〕1.合适；相称，可以。2.便当。3.为 འཐུབ་

པ 的过去式。

བཏུམ་པ 〔动〕为 འཐུམ་པ 的未来式。

བཏུམས་པ 〔动〕为 འཐུམ་པ 的过去式。

བཏུར 〔动〕1.捡，2.用筷子挟。

བཏུལ་བ 〔动〕为 འཐུལ་བ 和 འདུལ་བ 的过去式。

བཏུས་པ 〔动〕为 འཐུ་བ 的过去式。

བཏེག་བཏེག་བྱེད་པ 〔动〕向上举。

བཏེག་པ 〔动〕为 ཐེག་པ 的未来式。

བཏེགས་པ 〔动〕为 འདེགས་པ 和 ཐེག་པ 的过去式。

བཏེགས་ཟུར 〔名〕仰角。

བཏོག་པ 〔动〕为 འཐོག་པ 的未来式。

བཏོགས་པ 〔动〕为 འཐོག་པ 的过去式。

བཏོད་པ 〔动〕为 གཏོད་པ 的过去式。

བཏོན་པ 〔动〕为 འདོན་པ 的过去式。

བཏོར་བ 〔动〕为 འཐོར་བ 的过去式。

རྟ 〔名〕1.马。2.音调，乐谱。

རྟ་ཀ 或 རྟར་ཀ 〔名〕马掌。

རྟ་ཐད 〔名〕玛瑙石。

རྟ་ཙད་ཙད 或 རྟ་ཙད་པོ 〔名〕枣骝马。

རྟ་ཟྭ་པ 〔名〕骑士，骑手。

རྟ་ཁམ་ནག 〔名〕栗色马。

རྟ་ཁམ་པ 〔名〕土黄马。

རྟ་ཁེབས 〔名〕马盖垫，马被。

རྟ་ཁྱུ 〔名〕马群。

རྟ་ཁྲ 〔名〕花马，斑马。

རྟ་གྲལ 〔名〕马队；排成队的马群。

རྟ་སྔོ་སྔོ 〔名〕青马。

རྟ་གློ 〔名〕马肚带。

རྟ་བགད 〔名〕大笑。

རྟ་མགོ 〔名〕马头。

རྟ་འགྲོས་མ 〔名〕有走势的

马，走马，快马。

རྟ་རྒོད 〔名〕1.野马。2.未驯服的马。

རྟ་རྒྱུགས 〔名〕赛马。

རྟ་སྒ 〔名〕马鞍。

རྟ་སྒྱེ 〔名〕褡裢(马驮的)。

རྟ་ངང་པ 〔名〕鹅黄马；银合马。

རྟ་ཅང་ཤེས 〔名〕智马，良马，骏马。

རྟ་ལྕག 〔名〕马鞭。

རྟ་ཆག 〔名〕马料。

རྟ་ཆས 〔名〕马料。

རྟ་མཆོག 同 རྟ་ཅང་ཤེས。

རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ 〔名〕马泉河(雅鲁藏布江的上游，为西藏四大河流之一)。

རྟ་ལྗང 〔名〕深青色马；骓骝马；拉太阳宫殿的马。

རྟ་རྟོད 同 རྟ་ཕུར 〔名〕马桩。

རྟ་མཐུར 〔名〕马笼头，笼头。

རྟ་དར 〔名〕1.壮马，有力的马。2.王命旗牌。

རྟ་གདན 〔名〕鞍垫；马垫。

རྟ་བདུན་གྱི་དབང་པོ 〔名〕七马之主(太阳的藻词)。

རྟ་ནག 〔名〕黑马。

རྟ་གནས 〔名〕马厩；马棚。

རྟ་པ 〔名〕管马者，马夫。

རྟ་ཕུར 同 རྟ་རྟོད。

རྟ་ཕོ 〔名〕公马。

རྟ་བབས 〔名〕牌楼，牌坊。

རྟ་ཅེལ 〔名〕马的额毛。

རྟ་བོ 〔名〕马。

རྟ་བོན 〔名〕手缝中的污垢。

རྟ་བོན་པ 〔名〕牝马；骒马。

རྟ་ཟྭ 〔名〕荠色马。

རྟ་ཟེལ 〔名〕马槽。

རྟ་ཟེས 同 རྟ་ར 〔名〕马厩，马棚。

རྟ་ཟ 〔名〕蜈蚣。

རྟ་དབྱངས 〔名〕1.马叫声。2.马鸣菩萨(佛)。

རྟ་ཟངས 〔名〕马粪。

རྟ་དམག 〔名〕骑兵。

རྟ་རྨིག 〔名〕土细辛(药)。

རྟ་རྨིག་མ 〔名〕1.马蹄银锭。2.叶似马蹄的树。

རྟ་རྩལ 〔名〕骑术；骑马的本领。

རྟ་རྩེད 〔名〕马戏。

རྟ་རྫི 〔名〕牧马人(马倌)。

རྟ་ཞ 〔形〕青灰色(如鸠鸟色)。

རྟ་ཞུན 〔名〕良马。

རྟ་ཟམ 〔名〕驿站。

རྟ་འོལ་བ 〔名〕灰马，烟色马；鸠色马。

རྟ་ཡན 〔名〕任意；无拘束；信马由缰。

རྟ་ར 同 རྟ་གནས。

རྟ་རག་རག 〔名〕铜色马。

རྟ་རགས 〔名〕马队。

རྟ་ཤད 〔名〕1.马梳子；马刷子。2.马走；马疾行。

རྟ་ཤུ 〔名〕骑马时臀部磨出的疮。

རྟ་ཤུགས 〔名〕马力。

རྟ་སེར་སེར 〔名〕黄马。

རྟ་གསར 〔名〕未备过鞍的马。

རྟ་གསེབ 〔名〕公马；种马。

རྟ་གསོད 同 ལྡང་མ་མི་ཏོག 〔名〕夹竹桃。

རྟག་དུ 〔名〕茅膏菜(药)。

རྟག་དུ་སེར་པོ 〔名〕地耳草(药)。

རྟག་སྙམས 〔形〕相等；一致。

རྟག་ཏུ 同 རྟག་པར 〔副〕经常；常常。

རྟག་ཏུ་ཁོལ 〔名〕奴隶；奴仆。

རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ 〔名〕常金刚(指不坏不变之身，亦指无量寿)(佛)。

རྟག་པར 同 རྟག་ཏུ。

རྟག་བརྟན 〔形〕1.耐久；永久。2.有常。

རྟག་ཐུགས 〔名〕独一味(药)。

རྟགས 〔名〕1.记号；徽帜。2.象征；预兆；特征；性别。3.生殖器。4.类似三段论式中的小前提。

རྟགས་སྦྲགས 〔名〕亲密的关系。

རྟགས་ཐེལ 〔名〕印记。

རྟགས་དམ་ཕྱག 〔名〕印章。

རྟགས་མ 〔名〕标记；证章；徽章。

རྟབ་རྟེབ 〔形〕仓促，仓皇；忙乱。

རྟབ་རྟེབ་བོ 〔形〕1.急忙；仓促；仓皇。2.惊骇；惊扰。

རྟབ་རྟེབ་བྱེད་པ 同 རྟེབ་རྟབ་བྱེད་པ。

རྟབ་པ 〔形〕急忙；仓促；惊骇。〔动〕未来式为 བརྟབ，过去式为 བརྟབས， 命令式为 རྟོབས。 1.急忙。2.惊骇；惊扰。

རྟའི་ཆས་ཁུག 〔名〕马料袋。

རྟའུ 〔名〕指旧社会农奴向西藏地方政府支付的马差。

རྟར་ཀ 同 རྟ་ཀ。

རྟས་པ 〔动〕未来式为 བརྟ，过去式为 བརྟས， 命令式为 རྟོས。 1.扩张；展开。2.养育。〔形〕1.繁盛， 丰富；充满。2.喜悦；愉快。

རྟས་བྱེད 〔动〕保养，休养；将养。

རྟི་གུ 代 རྟིའུ 〔名〕驹；小马。

རྟིང 〔名〕末端，根端，在后(指时间与方位)。

རྟིང་ཀ 〔名〕脚后跟；鞋后跟。

རྟིང་དཀར 〔名〕银蹄马。

རྟིང་བསྐུལ 〔名〕祈祷；祈求。

རྟིང་འཕྲུག 〔名〕残余部分；剩余。

རྟིང་པ 或 རྟིང་བ 〔名〕端，极末端；后，踵，脚后跟。

རྟིང་བལ 〔名〕羊蹄上的一撮毛。

རྟིང་མ 〔名〕1.后。2.后者，末者。

རྟིང་ལོག་རྒྱག་པ 〔动〕翻筋斗。

རྟིང་ཤུམ 〔名〕拖鞋；无筒的鞋。

རྟིབ་པ 〔动〕未来式为 བརྟིབ，过去式为 བརྟིབས，命令式为 རྟིབས。1.塌陷；断；拉倒。2.打。

རྟིབས 〔动〕为 རྟིབ་པ 的命令式。

རྟུག་རྡི 〔名〕屁，如：རྟུག་ཏི་བཏང་བ 放屁。

རྟུག་པ 〔名〕1.粪。2.胃气；屁。

རྟུན 同 གཏུན。

རྟུན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བརྟུན，命令式为 རྟུན。1.勤谨；精进；奋力。2.比较。

རྟུན་བུ 〔名〕石杵。

རྟུལ་པོ 〔形〕笨；钝；迟钝。

རྟུལ་ཕོད 〔名〕或〔形〕胆大；勇敢；有志气。

རྟུལ་བ 〔动〕聚集；集中；结束。

རྟེ་ཕྲུར 同 རྟེའུ 〔名〕驹；小马。

རྟེན 〔名〕1.依处；支柱。2.庙；神殿；神龛。3.塔。4.文物。〔动〕1.支持。2.依靠。

རྟེན་ཆས 〔名〕依靠物；支撑物。

རྟེན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བརྟེན，命令式为 རྟེན。1.支持；支撑。2.依靠；附着。

རྟེན་པའི་རྐྱེན 〔名〕1.依缘（佛）。2.依靠的条件。

རྟེན་འབྲེལ 〔名〕1.缘生；缘起（佛）。2.兆；征。3.庆贺；典礼。

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ 〔语〕庆祝；恭贺；祝贺。

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་གློག་འཕྲིན 〔名〕贺电。

རྟེན་མ 〔名〕柱，支柱。

རྟེན་དམན་པ 〔形〕亚；次；劣；幼。

རྟེན་གཞི 〔名〕1.基础。2.家；住所；座落；据点。

རྟེན་ས 〔名〕依靠；倚仗。

རྟེའུ 〔名〕驹，小马。

རྟོག 参看 རྟོག。

རྟོག་གེ 〔名〕辩论，推论，辩术，乾慧。

རྟོག་གེ་སྨྲ་བ 〔名〕诡辩论。

རྟོག་པ 〔名〕1.寻思；考虑；思考，沉思。2.狐疑，踌躇。〔动〕未来式为 བརྟག，过去式为 བརྟགས，命令式为 རྟོགས。考虑，考察，寻思；知道；了解；想象力，幻想，空想；概念。

རྟོག་པ་ལོག་ཤེས 〔语〕误解。

རྟོག་དཔྱོད 〔名〕1.寻伺(佛)。2.寻思，思考；考察，分析，研究。

རྟོག་མེད 〔语〕诚实；正直。〔名〕简单；单纯。

རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས 〔语〕错觉。

རྟོག་ཞིབ 〔名〕详细调查；详细考察；审察；考察。

རྟོག་ཞིབ་འཆུག་མེད 〔语〕仔细检查，不出差错。

རྟོག་བསམ 〔名〕思辨。

རྟོགས 〔动〕为 རྟོག་པ 的命令式。

རྟོགས་བརྗོད 或 རྟོགས་པ་བརྗོད་པ 〔名〕讲述，传记，故事，演义。

རྟོགས་དེབ 〔名〕备忘录。

རྟོགས་འདོད་ཅན 〔名〕好学的人；好研究者。

རྟོགས་ལྡན 〔名〕哲人，圣贤，通达者。

རྟོགས་པ 〔名〕1.正确的知识。2.正确的领悟；体会。〔动〕领悟，了解，通达，知道，知晓。

རྟོགས་སྦྱོད 〔名〕学理与实行，理论与实践。

རྟོད་ཐག 〔名〕系绳，在木桩上拴马的绳。

རྟོད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བརྟོད，命令式为 རྟོད。拴，系缚，锁系。

རྟོད་ཐུར 〔名〕1.有绳的橛子

或木桩。2.钉在地上的拴牛马等的木桩。

རྟོན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བརྟན，命令式为 རྟོན。信托；信赖。

རྟོབ 〔名〕两岁的马驹。〔形〕忙乱。

རྟོབས 〔动〕为 རྟབ་པ 的命令式。

རྟོལ་མོག 同 རྟོལ་མོ 〔名〕犏乳牛所生的犊。

རྟོལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བརྟོལ，命令式为 རྟོལ。1.穿孔；刺入；戳穿；揭露。2.到达；抵。3.呈现。

རྟོལ་མོ 同 རྟོལ་མོག。

རྟོལ་ཤེས 同 རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་པ 〔名〕先知；良知；天才。

ལྟ་སྐུལ 〔名〕监督。

ལྟ་སྐོར 〔名〕参观。

ལྟ་སྐྱོང 〔名〕照看，照料，照管，照顾，关照。

ལྟ་མཁན 〔名〕观众；探望者；读者。

ལྟ་ཅི་སྨོས 〔副〕何须说，无话可说，当然，必然，显然。

ལྟ་ཞུལ་བ 〔名〕1.侦察员，间谍，侦探。2.特务分子。

ལྟ་རྟོག 〔名〕照料，照顾，照管，看护，考查。

ལྟ་རྟོག་པ 〔名〕侦察者，巡察者。

ལྟ་སྟངས 〔名〕看法，观点，看问题的角度。

ལྟ་ན་སྡུག་པ 〔语〕可爱；美丽。

ལྟ་ཚུགས 〔名〕角度；出发点。

ལྟ་བ 〔名〕1.意见，见解，观点。2.教义，学派，学说，主义。〔动〕未来式为 བལྟ，过去式为 བལྟས，命令式为 ལྟོས。1.观，看，视。2.视察，看待。

ལྟ་བ་ངན་པ 〔名〕错误观点，不正确的看法。

ལྟ་བ་མཐོ་བ 〔名〕高见，远见。

ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ 同 ལྟ་བས་མི་ངོམས་པ 〔语〕百看不厌，难舍之美。

ལྟ་བུ 同 བཞིན 或 ལྟར 〔形〕如，相似，若。

ལྟ་སྦྱོང 〔名〕观摩，见习。

ལྟ་ཚུལ 〔名〕观点，看法。

ལྟ་ཚོད 〔名〕试验，观测。

ལྟ་ཞིབ 〔名〕巡视，监视，查看，观察，视察。

ལྟ་ཞིབ་པ 〔名〕观察员。

ལྟ་ལ 同 ལྟར。

ལྟ་ལོག 或 ལོག་ལྟ 〔名〕邪见(佛)，异端，邪说，外道。

ལྟ་སྲུང 〔名〕监视，看管，监护。

ལྟག 〔名〕1.后颈，后脑勺。2.后面，背面。

ལྟག་སྐོར 〔名〕迂回。

ལྟག་ཁུང 〔名〕后颈窝。

ལྟག་རྒྱབ 〔名〕背面，颈后。

ལྟག་སྒོ 〔名〕1.后颈窝。2.后门。

ལྟག་སྤྱི 〔名〕1.秃颈。2.或作 ལྟག་འོག。3.同 ཐེ་སྤྱི。

ལྟག་ཆུ་བ 〔名〕脖颈上的粗筋。

ལྟག་ཉལ 〔名〕仰卧。

ལྟག་ཐེར 〔名〕秃颈，头颈无毛。

ལྟག་མདུད 〔名〕颈椎，脊椎与脑的连接处。

ལྟག་པ 〔名〕1.同 གཉའ་ལྟག。2.后面，后部，背面。

ལྟག་སྤྲོད 〔名〕背靠背，相对立。

ལྟག་མ 〔名〕在最上者。

ལྟག་རྒྱ 同 རྒྱབ 〔名〕背。

ལྟག་འོག 〔名〕上下。

ལྟག་རུས 〔名〕枕骨。

ལྟག་ལོག་རྒྱག་པ 〔语〕倒退。

ལྟག་ཤ 〔名〕枕肌。

ལྟད 〔名〕驮子的一只(指一付驮子的一只)。

ལྟདས་སྦྱོད་པ 〔语〕详细考察。

ལྟད་མོ 〔名〕1.景，风景，景色，景致，热闹。2.参观。3.节目，玩艺。

ལྟན་པ 〔动〕 连接；连拢；联合。

ལྟབ་པ 〔动〕 未来式为 བལྟབ， 过去式为 བལྟབས， 命令式为 ལྟོབས。 1.折； 叠。 2.集合； 安置。

ལྟབ་མ 〔名〕 1.褶子。 2.褶印儿； 褶纹； 褶缝。

ལྟམ་ལྟིམ 〔形〕 朝生暮死的； 气息奄奄的； 短暂的。

ལྟམ་པ 〔动〕 未来式为 བལྟམ， 过去式为 བལྟམས， 命令式为 ལྟོམས。 1.充满。 2.降生。

ལྟར 或 ལྟ་ལ 〔形〕 相似， 如同， 好像。

ལྟར་ལྟར 或 ལྟར་ལྟར་པོ 〔名〕 初期的胎。

ལྟར་སྐྱེས 〔名〕 1.机会； 幸运。 2.如是而生。

ལྟར་སྣང 〔名〕 相似； 非真， 假想。

ལྟས 〔名〕 征兆。

ལྟས་ངན 〔名〕 恶兆， 不祥之兆； 凶兆。

ལྟས་རྟག 或 ལྟས་རིས 〔名〕 阴阳(指看风水的)。

ལྟས་པ 〔名〕 星相家。

ལྟས་རིས 同 ལྟས་རྟག。

ལྟས་ངེ་འབྱུང 〔语〕 遇事， 意外， 出现不幸。

ལྟི་རི 〔名〕 水壶。

ལྟིག་ཐུང 〔名〕 矮人， 侏儒。

ལྟིབ་པ 〔动〕 废弃， 抛弃。

ལྟིར 〔动〕 充满。

ལྟིར་བ 〔动〕 鼓起。

ལྟུང་བ 〔名〕 堕落， 败德， 罪； 失坠， 堕罪(佛)。〔动〕 未来式为 ལྷུང， 过去式及命令式为 ལྷུངས。 使坠下， 使落下； 使沉入。

ལྟུངས 〔动〕 为 ལྷུང་བ 的过去式及命令式。

ལྟེ་ག 〔名〕 轴心， 肚脐。

ལྟེ་གནད 〔名〕 中心， 中心环节； 关键。

ལྟེ་གནས 〔名〕 焦点； 中心。

ལྟེ་བ 〔名〕1.肚脐。2.脐带。3.中心；中央；核心；轴心。

ལྟེ་བལ་ཅན 同 སྡོམ 〔名〕蜘蛛(借喻)。

ལྟེང་ཀ 同 ལྡེང་ཀ 〔名〕池塘；泉。

ལྟེབ 〔名〕衣褶；褶纹；褶缝。

ལྟེབ་གྲི 〔名〕折刀。

ལྟེབ་མ 〔名〕褶纹。

ལྟེབ་རྩེག་རྒྱག་པ 〔语〕折叠。

ལྟེབ་རིས 〔名〕褶皱。

ལྟེབས 〔动〕为 ལྟེབ་པ 的命令式。

ལྟེམ་འགྱུར 〔语〕变卦；反复无常。

ལྟེམ་ལྟེམ 〔形〕或〔副〕1.颤，抖动；摇动。2.溢出。

ལྟེམ་པ 〔动〕充满；溢。〔形〕病痛。

ལྟེམ་མེར 〔副〕满；溢。

ལྟེར་བཟོ 〔名〕样子；外表；人的仪表。

ལྟོ 〔名〕1.食物。2.肚子。

ལྟོ་བཀྱག 〔名〕使腹空(使肚子空着)。

ལྟོ་ཕྱར་ཚོད་པ་བཏབ་པ 〔谚〕谗言；诽谤。

ལྟོ་གོས 〔名〕衣食。

ལྟོ་གོས་འཛོམ་པོ 〔语〕富裕。

ལྟོ་འགོངས 〔名〕愚者；傻子；懦弱者。

ལྟོ་འགྲོ 〔名〕蛇的别名(系藻词)。

ལྟོ་འགྲོའི་སྲོག་ཆགས 〔名〕爬行动物。

ལྟོ་ཆས 〔名〕粮食；食品；食物。

ལྟོ་སྟོང 〔名〕空腹；空肚。

ལྟོ་ཕད 〔名〕粮袋，口袋；挎包；背包。

ལྟོ་འཕྱེ 〔名〕蛇的别名；爬行动物。

ལྟོ་བ 〔名〕肚，腹。

ལྟོ་སྦོས 〔名〕腹胀，肚子膨胀。

ལྟོ་ཁྱས་ཅན 〔名〕自高自大者。

ལྟོ་རས 〔名〕餐巾。

ལྟོ་སོན 〔名〕口粮和种籽。

ལྟོ་སློང་བ 〔谚〕乞食；讨饭。

ལྟོགས་གྲི 〔名〕饥饿。

ལྟོགས་འདྲེ 〔名〕饿鬼。

ལྟོགས་པ 〔名〕饥饿。〔形〕1.饥饿。2.忧闷；哀伤。

ལྟོང 同 ལྟོང་ཀ 〔名〕箭口；箭尾上的缺口。

ལྟོང་ག 〔名〕1.切口；缺口。2.山豁口。

ལྟོངས 〔名〕1.顶点。2.宽。

ལྟོངས་པ 〔名〕1.懒汉。2.不学无术者。

ལྟོབ་ཆས 〔名〕粮食；食物；食品。

ལྟོམས 〔动〕为 ལྟམ་པ 的命令式。

ལྟོར 〔名〕1.庶子。2.私生子。

ལྟོལ 参看 ཏོལ་ཀོག。

ལྟོས 〔名〕眷属；仆从；侍从。〔动〕为 ལྟ་བ 的命令式。

ལྟོས་བཅས 〔名〕相对。

ལྟོས་པ 〔动〕1.有待于，观待。2.依赖于。3.注意。4.看。

ལྟོས་མེད 〔名〕绝对。〔副〕继续，不断。

སྟ་གོན 同 ཁ་སྒྲིག 〔名〕准备；筹备；预备；预防；布置。

སྟ་གྲི 〔名〕斧子；柴刀。

སྟ་ཀོ 同 སྟ་རེ。

སྟ་ཟུར 〔名〕后臀；髋骨。

སྟ་རེ 同 སྟ་རི 或 སྟ་ཀོ 〔名〕斧子。

སྟ་ཤ〔名〕盆骨上的肉；臀部肉。

སྟ་སོ 〔名〕斧刃。

སྟག 〔名〕虎。

སྟག་ཁྱི 〔名〕凶恶如虎的狗。

སྟག་ཙེད 〔名〕辛夷(药)。

སྟག་དོང 〔名〕虎皮箭袋。

སྟག་པ 〔名〕桦树。

སྟག་མ 〔名〕陇蜀杜鹃(药)。

སྟག་མ་ཤིང་མེ་ཏོག་དམར་པོ 〔名〕红花杜鹃(药)。

སྟག་མ་ཤིང་མེ་ཏོག་སེར་པོ 〔名〕黄花杜鹃（药)。

སྟག་རྩེ 〔名〕 达孜(拉萨市所辖县之一)。

སྟག་ཚེར 〔名〕 猪毛菜(药)。

སྟག་འཚེར་བ 〔语〕 虎吼。

སྟག་གཟིག 〔名〕 1.虎豹。2.波斯。

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག 〔名〕 卷丹百合(药)。

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག་ཞན་པ 〔名〕 1.假百合(药)。 2.山丹花。

སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག་ཤི་སེར 〔名〕 卓巴百合(药)。

སྟག་རལ 参看 སྟག་རོང。

སྟག་རས 〔名〕 虎纹印花布。

སྟག་རུས་གཟིག་རུས 〔名〕 虎豹骨。

སྟག་ཤ 〔名〕 1.宝物名。2.翻白草；镰形棘兰(药)。

སྟག་ཤར 〔名〕 1.青年人，小伙子。2.壮士；勇士。

སྟང་ཟིལ 〔名〕 1.蜜陀僧(药)。2.冰片(药)。3.一种黑色(即黛色)矿石。

སྟངས 同 སྟངས་ཀ 或 སྟངས་ཁ 〔名〕 1.形式；形相；姿态；姿势。2.时髦；时式。

སྟངས་དཔྱལ 〔名〕 夫妻；夫妇。

སྟངས་ཞན 〔名〕 1.形态猥琐。2.柔弱人。

སྟན 〔名〕 座；椅；座席；座垫；坐具。

སྟན་ཕྱིང་བ 〔名〕 1.一般的垫子。2.铺开的垫子。

སྟབ་སྟོབ 参看 ཏབ་ཏོབ。

སྟབ་པ 〔动〕 忍受痛苦。

སྟབ་སེང 〔名〕 杜仲(药)。

སྟབས 〔名〕 1.问候；致意；致敬；道喜。2.态度；姿势。3.机会。4.所得；所给与。5.原因。

སྟབས་ཅིག་ཏུ 同 ཐབས་ཅིག་ཏུ 或 ལྷན་ཅིག་ཏུ 〔副〕 一同。

སྟབས་སྟུན 〔语〕 随和；应变；灵活。

སྟབས་བདེ 〔名〕方便；便利；简便。

སྟབས་བདེ་བབ་ཆགས 〔语〕简朴。

སྟབས་མཛོད 〔名〕归总；归纳；总结；简便。

སྟབས་ཡག 〔名〕幸亏；好在。

སྟབས་ལེགས 〔名〕幸运；侥幸；良机；碰巧；恰好；吉时；吉期；便利。

སྟབས་གསོལ 〔语〕问安；禀便启白。

སྟར 参看 སྟ་རེ。

སྟར་ཀ 〔名〕核桃。

སྟར་ཀའི་ནང་སྙིང 〔名〕核桃仁。

སྟར་སྒྲིག་པ 〔语〕站队；排列。

སྟར་བརྒྱུས་པ 〔语〕贯穿；连贯。

སྟར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྟར，命令式为 སྟོར。1.穿成一串；系。2.使洁；磨光。3.装饰。4.贯彻，如：ལག་སྟར 实行，执行。

སྟར་བུ 〔名〕沙棘，酸果。

སྟར་བུ་ཤིང 〔名〕醋柳果(药)。

སྟི་བ 〔动〕未来式为 བསྟི，过去式为 བསྟིས，命令式为 སྟིས。1.休息；休养。2.尊重；敬重。3.承事；供养。

སྟིང་བསྐུར 同 ཞབས་བསྐུར 〔名〕事务；服务。

སྟིང་བ 〔动〕未来式为 བསྟིང，过去式为 བསྟིངས，命令式为 སྟིངས。1.责骂；谴责。2.讥笑；讽刺。

སྟིབ་པ 〔动〕未来式为 སྟིབ，过去式为 སྟིབས。献祭；祭祀。

སྟིབས་པ 〔动〕为 སྟིབ་པ 的过去式。

སྟིམ་པ 〔动〕未来式为 བསྟིམ，过去式为 བསྟིམས，命令式为 སྟིམས。1.入；浸入。2.溶化；渗透；透过。

སྟིམས 〔动〕为 སྟིམ་པ 的命令式。

སྟིས 〔动〕为 སྟི་བ 的命令式。

སྟུ 〔名〕女性生殖器(西藏口语)。

སྟུག་པ 或 སྟུགས་པ 〔名〕1.鸟粪。2.胃气，屁。〔形〕厚密，稠密，紧密。

སྟུང་བ 〔动〕未来式为 བསྟུང，过去式为 བསྟུངས，命令式为 སྟུངས。收缩，缩短。

སྟུངས 〔动〕为 སྟུང་བ 的命令式。

སྟུད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྟུད，命令式为 སྟུད。1.续，接续，使接续。2.重述，屡言。3.屡进，重投(药、食物)。4.重叠，重复，反复，再三。

སྟུད་མར 〔副〕连续，接连。

སྟུན་མཁས་པ 〔语〕善于迎合。

སྟུན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྟུན，命令式为 སྟུན。1.同意，一致。2.相较，比较。3.顺，和顺，随着。4.服从，迎合，适应。

སྟུན་ཤིང 〔名〕拐棍，手杖。

སྟེ 〔连〕为藏文文法关联词(ལྷག་བཅས)用字之一，置于后加字 ག་ང་བ་མ་འ 后，表示"尚有"等意。

སྟེ་པོ 同 སྟེའུ 〔名〕锛子。

སྟེག་པ 〔动〕未来式为 སྟེག，过去式为 སྟེགས。为 འདེགས་པ 的他动式。1.支起，使向上支起。2.顶住，顶起。

སྟེགས 〔名〕坛。〔动〕为 སྟེག་པ 的过去式。

སྟེགས་རྒྱ 〔名〕案秤。

སྟེགས་བུ 〔名〕1.台子，架子。2.足凳。3.椅子。

སྟེང 〔名〕上，上面，上部，顶，表面。

སྟེང་སྐས 〔名〕梯子。

སྟེང་གི་བཀོད་པ 〔名〕上层建筑。

སྟེང་ཆེན 〔名〕丁青(西藏昌

都地区的一个县)。

སྟེང་འོག 同 **སྟེང་སྨད**。

སྟེང་གཡོགས 〔名〕1.上覆，盖顶。2.上衣。

སྟེང་ལུད 〔名〕追肥。

སྟེང་སྨད 同 **སྟེང་འོག** 〔名〕上下。

སྟེན་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྟེན，命令式为 སྟེན。1.粘住；依附。2.服从；服侍；承事。3.依上；延请；求拜。4.信托；信任。

སྟེམ་པ 〔动〕未来式为 སྟེམ，过去式为 སྟེམས。1.闭；关(门)。2.挤；挟。

སྟེམས་པ 〔动〕为 སྟེམ་པ 的过去式。

སྟེའུ 〔名〕锛子。

སྟེར་སྒོ 〔名〕1.费用，开支；资助；支出。2.嫁妆。

སྟེར་བ 〔动〕给，与。

སྟེས 〔名〕力；动力。

སྟེས་པ 〔名〕1.侥幸；幸运。2.自然生出。

སྟེས་དབང 〔名〕方法，方针。

སྟོ་ཀ 〔形〕少，小。

སྟོ་ཐག 〔名〕绳索。

སྟོ་བ 〔形〕无关重要，无妨，没关系。

སྟོང 〔数〕1.千。2.晦日(阴历每月的末一天)。

སྟོང་ཆད 〔名〕真空。

སྟོང་སྐྱུགས་བྱེད་པ 〔语〕干呕，空呕。

སྟོང་འཁོར 〔名〕湟源(青海省的一个县)。

སྟོང་གྲངས 〔名〕上千，成千(表示数量的虚数)。

སྟོང་གྲོགས 〔名〕益友，伙伴；朋友。

སྟོང་གཅོད 〔名〕凭空作出决定；无根据。

སྟོང་ཆ 〔名〕1.空虚，空白。2.仟分。

སྟོང་གཏམ 〔名〕空谈，空话。

སྟོང་གདགས་པ 〔语〕饶益；

使人得到利益；帮助；援助。

སྟོང་བ 〔动〕未来式为 སྟོང，过去式及命令式为 སྟོངས。空；完；尽。〔形〕1.空虚；空白。2.虚无；无物。3.荒芜。

སྟོང་པ་ཉིད 〔名〕1.空；空性(佛)；真如。2.不存在；不实。

སྟོང་དཔོན 同 སྟོང་མི。

སྟོང་ཕྲག 或 སྟོང་ཚོ 〔数〕整千。

སྟོང་བྱེད 〔名〕耗费；用费。

སྟོང་མི 同 སྟོང་དཔོན 〔名〕千户；千户长。

སྟོང་ཚོ 同 སྟོང་ཕྲག。

སྟོང་ཟད 〔名〕旷废；辜负；耗费；虚度；落空；失望。

སྟོང་ཟིལ 〔名〕黄花紫堇(药)。

སྟོང་ལས 〔名〕徒劳；白做；白搭；无益的事。

སྟོང་བཤད 〔名〕空话；空谈；空喊；侈谈；纸上谈兵。

སྟོང་སང་ངེ 〔形〕空寂；空荡荡的。

སྟོང་སྦོབ 〔形〕1.不实。2.肿起；胀起。

སྟོང་བསམ 〔名〕空想；妄想；幻想。

སྟོངས 〔动〕为 སྟོང་བ 的过去式和命令式。

སྟོངས་གྲོགས 〔名〕帮助；协助。

སྟོངས་པ 〔动〕未来式为 བསྟང，过去式为 བསྟངས。1.结伴。2.使空；使荒芜。

སྟོད 〔名〕上；上部；前部；高部。〔动〕未来式及过去式为 བསྟད，命令式为 སྟོད。载；置；备(如备鞍)。

སྟོད་སྐེར 同 སྟོད་ཀེར 或 སྟོད་ཁེར 〔名〕背心；上衣。

སྟོད་སྦེབ 〔名〕上衣。

སྟོད་ཁོག 或 སྟོད་ཁོ 〔名〕上体；胸部。

སྟོད་གོས 〔名〕上衣；外衣。

སྟོད་འགག 〔名〕僧侣的背心。

སྟོད་སྒྲིབ 同 སྟོད་གཡོགས。

སྟོད་མངའ་རིས 〔名〕西藏阿里地区。

སྟོད་ཆ 〔名〕上部；上册；上卷。

སྟོད་ཇ 〔名〕1.面上所涂之儿茶。2.铁树的树脂。

སྟོད་ཐུང 〔名〕短衣，上衣；马褂。

སྟོད་པ 〔名〕褒奖；颂扬。〔动〕未来式及命令式为 བསྟོད，过去式为 བསྟོད。备(鞍)。

སྟོད་པོ 同 སྟོད་ཁོག。

སྟོད་ཕུར 同 བརྟན་པ 〔名〕北极星。

སྟོད་སྨད 〔名〕1.上下，上部与下部。2.长与宽的面积。

སྟོད་ཚ་ཚངས་པ 〔语〕闭气；窒息。

སྟོད་ཚག 〔名〕皮袄；皮上衣。

སྟོད་གཡོགས 同 སྟོད་སྒིབ 〔名〕上衣。

སྟོད་ར 〔名〕1.赞颂。2.阿谀；恭维；奉承。

སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན 〔名〕堆龙德庆(拉萨市所辖县之一)。

སྟོད་ལེ 〔名〕1.高原。2.短衣。

སྟོན 〔名〕秋天。〔动〕为 སྟོན་པ 的命令式。

སྟོན་ཀ 〔名〕秋，秋天。

སྟོན་ཁ 同 སྟོན་ཀ。

སྟོན་ཆུ་མི་ཏོག 〔名〕1.菊花。2.玉簪花。

སྟོན་མཇུག 〔名〕晚秋，秋后。

སྟོན་མཉམ 〔名〕秋分(二十四节气之一)。

སྟོན་ཏོག 〔名〕秋禾，庄稼。

སྟོན་ཐོག 〔名〕秋禾；庄稼。

སྟོན་དོད 〔名〕赋税(过去西藏秋收后用金银或谷物所纳的田赋税)。

སྟོན་འདེབས 〔名〕秋播；秋种。

སྟོན་སྡུད 〔名〕秋收。

སྟོན་པ 〔名〕本师；导师(一般指宗教创始人)；师长；教师。〔动〕未来式及过去式为 བསྟན，命令式为 སྟོན。1.表示；指示。2.显示，展

览。3.教训。4.解说。5.明证。

སྟོན་པའི་ཆོས་ལུགས 〔名〕佛教。

སྟོན་འབབ 〔名〕秋收。

སྟོན་འབྲིང 〔名〕仲秋，农历八月。

སྟོན་མོ 〔名〕庆贺，宴会。

སྟོན་རྨོ 〔名〕秋耕。

སྟོན་སླད 〔名〕深秋。

སྟོན་ཚུགས 〔名〕立秋(二十四节气之一)。

སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང 〔名〕季秋，农历九月。

སྟོན་ཟླ་ར་བ 〔名〕孟秋，农历七月。

སྟོན་ལོག་རྒྱག་པ 〔语〕秋翻。

སྟོབ་པ 〔动〕未来式为 བསྟོབ，过去式为 བསྟོབས，命令式为 སྟོབས。1.喂，饲。2.转让，馈赠；奉献；给与；供给。

སྟོབས 〔名〕1.力；力量；能力。2.勇武；势力。3.精力。〔动〕为 སྟོབ་པ 的命令式。

སྟོབས་བསྒྲེ་བ 同 སྟོབས་འགྲེད་པ 〔语〕较量能力；斗争。

སྟོབས་ཆུང 〔形〕弱小。

སྟོབས་ཆེ་བ 〔形〕强大。

སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ 〔名〕强国。

སྟོབས་ཆེན 〔形〕强大。

སྟོབས་ལྡན 〔名〕1.勇猛者。2.强大；勇猛；有势力。

སྟོབས་པ 〔动〕使获得；当给。〔名〕使获得者。

སྟོབས་འབྱོར 〔形〕富强。

སྟོབས་འབྱོར་ཆེ་བ 〔语〕强大；强盛；繁华。

སྟོབས་འབྱོར་གཉིས་ལྡན 〔语〕又富又强。

སྟོབས་འབྱོར་ལྡན་པ 〔语〕强盛；富强。

སྟོབས་ཞན་པའི་རྒྱལ་ཁབ 〔名〕弱国。

སྟོབས་ཤུགས 〔名〕力量。

སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ 〔语〕

力量大。

སྤོར 〔动〕为 སྤར་བ 的命令式。

སྤོར་ཁུད 〔名〕1.污水坑；泥坑。2.同 ཞ་ཁ 或 དོ་མཆུ。

སྤོར་བ 〔动〕1.同 བོར་བ 失遗。2.失路，迷途。3.洒，撒开。

བརྟེ་བ 〔动〕为 རྟེས་པ 的未来式。

བརྟག་པ 〔动〕为 རྟོག་པ 的未来式。

བརྟག་དཔྱད 同 ཞིབ་དཔྱད 〔名〕考察；考虑；研究；调查。

བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ 〔语〕调查报告。

བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག 〔语〕调查研究。

བརྟག་ཞིབ 〔名〕检查；分析；调查；研究。

བརྟགས་པ 〔动〕为 རྟོག་པ 的过去式。〔形〕1.精通，熟练。2.易变的；短暂的(如电闪)。

བརྟད 〔名〕咒术，魔法。

བརྟད་ཕྱིན 〔形〕快，疾速。

བརྟད་པ 〔形〕1.新。2.忽然，迅速。3.急；急忙。

བརྟན་སྐར 〔名〕恒星。

བརྟན་སྐར་མ་ལག 〔名〕恒星系。

བརྟན་ཁེལ་བ 〔语〕确实，无疑，确定。

བརྟན་འཇགས 〔名〕安定，稳定。

བརྟན་བརྟན 同 ཏན་ཏན。

བརྟན་པ 〔名〕1.地球；世界。2.北极星。〔形〕同 བརྟན་པོ。〔动〕为 རྟོན་པ 的未来式和过去式。

བརྟན་པོ 〔形〕稳定，坚固；牢靠，可靠；巩固。

བརྟན་མ 〔名〕固体；坚固的结合物，结晶。

བརྟན་ཞལ 〔名〕对伟大人物的尊称。

བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ 〔名〕

指器世间与有情世间。器世间(物质世界)是坚固的，有情世间（人及动物）是活动的(佛)。

བརྟན་བརྗིད 〔名〕平稳，稳重；稳健。

བརྟན་སྲུང 〔名〕扼守，坚守；保持；确保；护法；巩固。

བརྟབ་པ 〔动〕为 རྟབ་པ 的未来式。

བརྟབས་པ 〔动〕为 རྟབ་པ 的过去式。

བརྟས་པ 〔动〕为 རྟས་པ 的过去式。

བརྟིབ་པ 〔动〕为 རྟིབ་པ 的未来式。

བརྟིབས་པ 〔动〕为 རྟིབ་པ 的过去式。

བརྟུན་རེས 〔形〕1.杜撰的。2.伪造的；轻率；自满。3.勤奋；勤劳。

བརྟུན་པ 〔动〕为 རྟུན་པ 的未来式和过去式。

བརྟུལ་ཕོད་ཅན 〔名〕1.勇敢者；勇猛者。2.虎。3.勇士；力士。

བརྟུལ་བ 〔名〕行为；品行。〔动〕1.征服；调服；驯服；降服；收服。2.(古)搜集。〔形〕勤，勤劳。

བརྟུལ་ཞུགས 〔名〕禁戒，守戒(佛)。

བརྟེན་པ 〔动〕为 རྟེན་པ 的未来式及过去式。

བརྟོད་པ 〔动〕为 རྟོད་པ 的未来式及过去式。

བརྟོལ་བ 〔名〕洞穴。〔动〕为 རྟོལ་བ 的未来式及过去式。

བལྟ་བ 〔动〕为 ལྟ་བ 的未来式。

བལྟ་བར་ཞུལ 〔语〕1.访察；侦察，寻觅。2.游览。

བལྟབ་པ 〔动〕为 ལྟབ་པ 的未来式。

བལྟབས་པ 〔动〕为 ལྟབ་པ 的过去式。

བལྟམ་པ 〔动〕为 ལྟམ་པ 的未来式。

བལྟམས་པ 〔动〕为 ལྟམ་པ 的过去式。

བཏུས་པ 〔动〕为 ཐུ་བ 的过去式。

བསྟང་འགྱུར 同 རོགས་འགྱུར 〔名〕友伴；依靠。

བསྟང་པ 〔动〕为 སྟོངས་པ 的未来式。

བསྟངས་པ 〔动〕为 སྟོངས་པ 的过去式。

བསྟད་པ 〔动〕为 སྟོད 的未来式和过去式。

བསྟན་འགྱུར 〔名〕论藏，大藏经丹珠尔部。

བསྟན་བཅོས 同 བསྟན་ཆོས 〔名〕论著；经论；经论的注释。

བསྟན་པ 〔名〕1.佛教。2.教义。〔动〕为 སྟོན་པ 的未来式及过去式。

བསྟན་མ 〔名〕1.女神名。2.地神名。

བསྟན་རྩིས 〔名〕佛历，佛灭度后的纪年。

བསྟན་སྲུང 〔名〕护法，保护宗教者。

བསྟབ་པ 〔动〕为 སྟོབ་པ 的未来式。

བསྟབས་པ 〔动〕为 སྟོབ་པ 的过去式。

བསྟར་བ 〔动〕1.为 སྟོར་བ 的未来式及过去式。2.鉴别；知晓。〔形〕雅致；清洁。

བསྟི་ཁང 〔名〕静室；卧室。

བསྟི་བསྟང 〔名〕尊敬；敬事，供养。

བསྟི་གནས 〔名〕1.来源处。2.住处；家。3.本质；精华。

བསྟི་བ 〔动〕为 སྟི་བ 的未来式。

བསྟིང 〔动〕散布，展布。

བསྟིང་བ 〔动〕为 སྟིང་བ 的未来式。

བསྟིང་ཚིག 〔名〕1.怀恨语，攻击语，驳斥语。2.或作 བསྟིངས་ཚིག 讥笑，讽刺；反话；措词温和的谴责。

བསྟིང་སྨོད 同 བསྟིང་ཚིག。

བསྟིངས་པ 〔动〕为 སྟིང་བ 的过去式。

བསྟིམ་པ 〔动〕为 སྟིམ་པ 的未来式。

བསྟིམས་པ 〔动〕为 སྟིམ་པ 的过去式。

བསྟིར་མེད 〔语〕无间；无止息。

བསྟིས་པ 〔动〕为 སྟི་བ 的过去式。

བསྟུ་བ 代 བསྡུ་བ 〔动〕集拢，集合。

བསྟུགས་པ 〔动〕降低；放下。

བསྟུང་བ 〔动〕为 སྟུང་བ 的未来式。

བསྟུངས་པ 〔动〕为 སྟུང་བ 的过去式。

བསྟུད་པ 〔动〕为 སྟུད་པ 的未来式和过去式。

བསྟུན་པ 〔动〕为 སྟུན་པ 的未来式和过去式。

བསྟུམས་པ 〔动〕1.已包起。2.解劝。

བསྟེན་པ 〔动〕为 སྟེན་པ 的未来式和过去式。

བསྟེན་འོས 〔名〕1.应尊敬；应侍候。2.堪尊敬；堪依止。

བསྟེངས་པ 〔名〕友伴，益友，助手。

བསྟོད 〔动〕为 སྟོད་པ 的未来式和命令式。

བསྟོད་གླུ 〔名〕赞歌，颂歌。

བསྟོད་ཚིག 〔名〕颂词，赞语，褒义词。

བསྟོད་ཡིག 〔名〕奖状。

བསྟོད་ར་བཏང་བ 参看 སྟོད་ར。

ཟ

ཟ 〔形〕1.凡物；全体。2.愚蠢；无知。

ཟ་ཀོ 〔名〕(古) 胡桃；核桃。

ཟ་ཀྲར 〔名〕娄宿(星宿名)。

ཟ་ཀྲོར 〔名〕附近；近旁；周围。

ཟ་ཁག 〔名〕烟袋。

ཟ་ག་པ 〔名〕织工。

ཟ་ཤི 同 ཞི་བ 〔形〕和平，温和，稍微。

ཟ་ཀྱུ 通常写为 ཟི་ཀྱུ 〔名〕1.细绳；细毛绳。2.头绳。3.扎花环的线。

ཟ་ཤི་ཙམ 〔形〕稍微；少许。

ཟ་ཁྱ 原为 ཟག་ཁྱ 或 མཟའ་ཁྱ 〔名〕广袤；面积；宽广，边界；疆域。

ཟ་ཏོད 〔名〕生地；荒地。〔形〕低劣，下贱；下劣；下等；下流。

ཟ་རྩོད 〔形〕(古)鲁钝；粗野。

ཟ་ཆད 同 ཟ་ཏད 〔形〕卑贱，下等；卑鄙。

ཟ་རྒྱད 〔名〕季子；最末；最后；最小者。

ཟ་སྒྲད 〔名〕1.词汇，辞藻；词语。2.名目；名称。3.概念。

ཟ་སྒྲད་པ 〔名〕1.有名称者。2.解说词汇者；词义学者。

ཟ་ཐོར 〔形〕稀；零散。

ཟ་དད 〔名〕别异；区分。

ཟ་དད་པ 同 སོ་སོ 〔名〕异；不同；区别；分别；各各。

ཟ་ན 〔连〕乃至，甚至；最低；即使。

ཟ་ཟི་ཟུ་ཟི 〔形〕扰乱；无秩序。

ཟ་བ 〔形〕(古) 1.坚硬(如

坚硬之地)；顽固； 坚固；紧密。2.坏；恶；歹。

ཐ་མ 〔形〕 1.卑下； 下贱。2.最末；最后；末尾。

ཐ་མ་ཁ 〔名〕 烟草。

ཐ་མག 〔名〕 香烟；旱烟。

ཐ་མར 〔副〕 最后；最终；甚至。

ཐ་མལ་པ 〔形〕 普通；通常；平常。

ཐ་མལ་པའི་འཕེལ་འགྱུར་སྨྲ་བ 〔名〕 庸俗进化论。

ཐ་ཚིག 〔名〕 誓言；断语。

ཐ་ཞན 〔形〕 穷苦；贫弱。

ཐ་རམ 〔名〕 1.平原的广度。2.硬地所生的茅草。3.车前草(药)。〔形〕 1.下贱；卑贱。2.恶劣。

ཐ་རམས 〔名〕 满；充满；填满；极边。

ཐ་ཏུ 〔名〕 最高限度。

ཐ་རེ་ཐོ་རེ 〔形〕 稀稀拉拉，疏落，片鳞半爪；零零散散；零零星星。

ཐ་ཤལ 〔名〕 恶作剧者，作恶的人。〔形〕 卑下；最下；下等；鄙陋；丑陋。

ཐག 〔名〕 距离；远近；里程。

ཐག་འཁྲིད་མེ་ཏོག 〔名〕 牵牛花；开花的蔓草。

ཐག་རྒྱ 参看 ཐ་རྒྱ。

ཐག་འགྱངས 同 ཐག་རིང 〔形〕 1.遥远；久远。2.迟。3.由来已久。

ཐག་སྒྲལ་འདུ་གཟུགས 〔名〕 傀儡。

ཐག་གཅོད་པ 同 ཐག་ཆོད་པ 或 ཐག་བཅད་པ 〔动〕 判断；判决；决定；断割；折断；舍弃。〔名〕 定案。

ཐག་བཅུག་པ 〔语〕 1.使决断；强迫解决。2.处罚；消灭。

ཐག་ཉེ་བ 〔语〕 1.近；接近；亲近；贴近(如路近)。2.将近；近处。

ཐག་ཐག 〔象〕 手指敲门声。

ཐག་ཐུག 〔名〕 会晤，见面。

ཐག་ཐོག 〔副〕其间；当时。

ཐག་པ 〔名〕绳；索。

ཐག་མིག 〔名〕网眼；网洞。

ཐག་རན 〔名〕植物或树木皮的纤维。

ཐག་རན་བཟང 〔语〕齐密；紧密；致密。

ཐགས 〔语〕织物；纺织品；网。

ཐགས་ཀྱི་རྒྱུད 同 གཞུང་སྐུད 〔名〕经线。

ཐགས་ཀྱི་སྤུན 同 འཕྲེད་སྐུད 〔名〕纬线。

ཐགས་ཁྲི 〔名〕纺织机；织布机。

ཐགས་ཕྲུ་ཐུ 〔名〕纱锭。

ཐགས་ཕྲུབ་མ 同 ཐགས་མ 〔名〕1.纺织品。 2.研成的粉末。

ཐགས་ཐོགས 〔形〕阻碍。

ཐགས་འཐག་པ 〔语〕纺织。

ཐགས་སྣལ་མ 〔名〕棉纱；线。

ཐགས་སྤུན 〔名〕纬线。

ཐགས་མ 同 ཐགས་ཕྲུབ་མ。

ཐགས་བཟང 〔名〕1.优良的纺织品。2.致密。

ཐགས་ར 〔名〕纺织厂。

ཐང 〔名〕1.同 སྐད་ཅིག。2.平原；平滩。3.晴明；晴朗。4.强健；健康。5.(汉)汤(肉汤；骨汁)。

ཐང་ཀ 〔名〕1.平原；沙原。2.绘像；肖像。3.图；画。

ཐང་དཀར 〔名〕白胸鹰；白雕。

ཐང་སྐུ 或 སྐུ་ཐང 〔名〕画像。

ཐང་སྐྱ 〔名〕1.枯草原。2.拉萨附近一地名。

ཐང་ཁུག 〔名〕(蒙)小羊皮袋；糌粑袋。

ཐང་ཁྱད 〔名〕私生子。

ཐང་ཁྲོམ 〔名〕补骨脂；破故纸(药)；杀蛔虫的一种药果。

ཐང་ཁྲོམ་དཀར་པོ 〔名〕商陆(药)。

ཐང་རྟོད 〔名〕荒原。

ཐང་རྩ་རྩ་གསོས 〔语〕封滩育草。

ཐང་རེ་ཐུང་རེ 〔形〕短短。

ཐང་རེ་ཐེང་རེ 〔形〕拖拖拉拉；慢慢腾腾，慢吞吞；犹豫不决。

ཐང་ཆད་པ 〔形〕疲乏；倦劳。

ཐང་ཚ 〔名〕松香；松脂。

ཐང་ཆེན 〔名〕大平原。

ཐང་ཐང 〔形〕健康，壮实；完好的。

ཐང་ནག 〔名〕马尾松；高山松。

ཐང་པོ 〔形〕1.耐劳苦。2.强健；结实。

ཐང་ཕྲོམ་དཀར་པོ 〔名〕唐古特马尿泡(药)。

ཐང་ཕྲོམ་ནག་པོ 〔名〕唐古特莨菪；喜马拉雅东莨菪(药)。

ཐང་ཕྲོམ་ལང་ཐང་རྩེ 〔名〕天仙子(药)。

ཐང་དབྱེ 同 ཐང་གཡེ。

ཐང་མ 〔名〕1.摊晒之物(如摊晒粮食、牛粪)。2.磨物(即将上磨的净谷)。

ཐང་མ་སྒྲོན་ཤིང 〔名〕金钱松，油松(药)。

ཐང་མར 〔名〕松香，松脂。

ཐང་སྨན 〔名〕汤药(ཐང 系汉语“汤”字音译)。

ཐང་ཚྭ 〔名〕矿盐；石盐；岩盐。

ཐང་གཞལ 〔语〕测量；丈量。

ཐང་གཞི 同 རིན་ཐང 〔名〕价值。

ཐང་ཡིག 〔名〕1.地中掘出的书。2.藏文历史书名，有五部，通常名为《五部遗教》。第一部是莲花生传记部分，第二部至第五部，系莲花生答赤松德赞等四人请问部分。

ཐང་གཡེ 亦作 ཐང་དབྱེ 〔名〕荒原；平原；平地，无山之地。

ཐང་ལ་གཏོད་པ 〔语〕努力；勤奋；奋勉。

ཐང་ཤིང 〔名〕松，榆松。

ཐང་གཞོངས 〔名〕平川；平原。

ཐང་སག 〔名〕塘萨(西藏一地名)。

ཐད་ལྷོད 〔形〕 1.紧与松；缓急。2.衣服称身。3.精神涣散。

ཐད 同 ཐད་ཀ 〔名〕 离开；方面；前边。

ཐད་ཀ 〔形〕 正面。

ཐད་ཀར 〔副〕 在前面，对直；直接；径直；坦率。

ཐད་སྐྱོང 〔名〕 直辖。

ཐད་ཁྲོན 〔名〕 竖井。

ཐད་གཏོགས 〔名〕 直属，直辖。

ཐད་ལྟ 〔名〕 直观。

ཐད་དྲང 〔语〕 对直。〔形〕直；不曲。

ཐད་འབྲེལ་གཉེན་ཚན 〔名〕 直系亲属。

ཐད་ཟུར 〔名〕 直角。

ཐད་སོ 〔形〕 各别，各自。

ཐན 〔名〕 噩耗。

ཐན་ཀོར 〔名〕 诸侯，邻国，附近；邻近。

ཐན་སྙད 〔名〕 恶音；凶信；噩耗。

ཐན་སྐོར 〔名〕 1.周围，附近，边缘。2.同 ཐན་ཀོར 或 ཁུལ་ཐན。

ཐན་སྐྱོན 〔名〕 旱灾。

ཐན་འགྱུར་དངོས་པོ 〔名〕 碳化物。

ཐན་ཆེན 〔名〕 大旱。

ཐན་བཏང་བ 〔语〕 讣告。

ཐན་ཐུན 〔形〕 少许，小段。

ཐན་འདྲེ 〔名〕 旱魃。

ཐན་པ 〔名〕 或〔形〕干旱；旱灾，无雨。

ཐན་བྱ 〔名〕 恶兆鸟(系迷信说法，指枭、鹞等鸟)。

ཐན་འབྱེད 〔语〕 报灾(如传报恶兆)。

ཐན་ཞོན་ཧྭ 〔名〕 (汉)田旋花(药)。

ཐབ 或 མེ་ཐབ 〔名〕 炉；灶。

ཐབ་ཁ 或 ཐབ་ཀ 〔名〕 灶；炉。

ཐབ་ཁ་པ 〔名〕 烧火者(专指

食堂烧火的人)。

ཐབ་ཁང 〔名〕厨房，灶房。

ཐབ་ཁོག 〔名〕炉膛。

ཐབ་ཁྲ 〔名〕大锅。

ཐབ་སྒོ 〔名〕炉门；灶门。

ཐབ་སྒྲིད 〔名〕炉；三脚炉。

ཐབ་སྒྲོན 〔名〕碗柜，橱柜。

ཐབ་ཆས 〔名〕厨具；灶具。

ཐབ་ཐབ 〔象〕敲翼声。

ཐབ་ཕྱིས 〔名〕抹布，擦布。

ཐབ་མེ 〔名〕炉火。

ཐབ་ཚང 〔名〕灶房，厨房。

ཐབ་ཞུད 〔名〕扣眼，钮绊，扣环。

ཐབ་ས་འཚིག་པ 〔名〕伏龙肝；灶心土(药)。

ཐབ་ལྷ 〔名〕灶神。

ཐབས 〔名〕1.方便；方法；机会，可能。2.策略；计谋。3.仪轨。4.阳(佛)。

ཐབས་སྒྲུབ 〔名〕巧干。

ཐབས་གཅིག་ཏུ 〔副〕一同；一齐；偕；共同。

ཐབས་ཆག 〔形〕1.次等，劣等。2.凑合，将就。3.马虎。4.简陋。

ཐབས་མཆོག 〔名〕妙计。

ཐབས་ཇུས 〔名〕手段；办法，手腕；计策；计谋；策略。

ཐབས་ཇུས་གཏན་འབེབས 〔语〕决策。

ཐབས་ཇུགས 〔语〕计穷，拙笨；蹩脚。

ཐབས་འཕྲུལ 〔名〕甚深，方便(佛)，巧便，灵巧，有技巧，窍门。

ཐབས་འཕྲུལ་རྩལ་སྒྲོགས 〔语〕大显神通。

ཐབས་རྩོལ 〔名〕方案(方式)。

ཐབས་ཟད 〔语〕无法，没有办法，无可奈何。

ཐབས་ལ་མཁས་པ 〔语〕方法善巧。

ཐབས་ལམ 〔名〕1.方法，办法，策略，措施。2.道路，途径。

ཐབས་ཤེས 〔名〕计策，道路（途径），途径。

ཐམ་ག 或 ཐམ་ཀ 〔名〕玺，印；钤记；关防；印信；公章。

ཐམ་ཐམ 同 སོ་ཐམ་ཐམ 〔象〕磕牙声，噔噔声。

ཐམ་ཐོམ 〔形〕1.迷惑；蒙昧；糊涂。2.昏昏沉沉。3.惛迷。4.同 ཐམ་མེ་བ。

ཐམ་པ 〔数〕全数，整数（如 བརྒྱ་ཐམ་པ 整一百）。

ཐམ་མེ་ཐོམ་མེ 〔形〕迷迷糊糊，糊里糊涂。

ཐམ་མེ་བ 〔形〕迷惑，蒙昧；糊涂。

ཐམ་མཚལ 〔名〕印色；印泥。

ཐམ་རི་བསྡུས་དེབ 〔名〕印谱。

ཐམ་ལག 同 མན་ངག 〔名〕教敕；训诫；法。

ཐམས 〔名〕（古）洞穴，地洞；狱。

ཐམས་ཅད 〔名〕或〔形〕一切；全；全体；所有。

ཐའུ 〔名〕1.（汉）桃。2.苞子。

ཐར་ཚེན 〔名〕青海大戟（药）。

ཐར་ཐོར 〔形〕1.零散；稀疏；零星。2.分散。

ཐར་ནུ 〔名〕大戟（药）。

ཐར་ནུ་ལོ་མ་ཆུང་བ 〔名〕小叶大戟（药）。

ཐར་དཔག 同 ཐར་འབག。

ཐར་བ 〔名〕解脱，超脱；涅槃（佛）。〔动〕脱免，解脱。

ཐར་འབག 或 ཐར་དཔག 〔名〕（蒙）盆，大盆。

ཐར་མ 〔名〕脱险；免疫（如牛痘、牛瘟的免疫）。

ཐར་ལམ 〔名〕出路；通路；解脱道。

ཐར་ས 〔名〕1.出路；通路。2.范围；界限。

ཐལ 〔名〕1.喇叭花。2.过分。

ཐལ་ཀར 亦作 ཐལ་དཀར 〔名〕白象。〔形〕淡蓝；灰白。

ཐལ་ཀར་རྡོ་རྗེ 〔名〕草决

明(药)。

ཐལ་ཀར་རྡོ་རྗེ་ཞུན་པ 〔名〕黄花木(药)。

ཐལ་ཕྱིན 〔名〕严重的过失；重大错误。

ཐལ་གོང 〔名〕肩头。

ཐལ་འགྱུར 〔名〕1.粘着；结合。2.联合语。3.应成。

ཐལ་འགྱུར་བ 〔名〕应成派(佛教中观见二小派之一)。

ཐལ་ལྕག་གཞུ་བ 〔动〕拳打，掌击；打耳光。

ཐལ་ཆེ 〔名〕过分；太甚。

ཐལ་ཐུང 〔形〕长度不同(参差不齐)。

ཐལ་མདོག 〔名〕灰色。

ཐལ་རྡུལ 〔名〕灰尘；尘埃。

ཐལ་ཕྱགས 〔名〕火铲；搅灰板。

ཐལ་ཕྱོགས 〔名〕辩论中辩胜的一方。

ཐལ་བ 〔名〕灰；尘土。〔动〕同 འཐལ་བ。

ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག་པ 〔语〕粉碎。

ཐལ་བར་རློག་པ 〔语〕粉碎；失败，毁灭。

ཐལ་བྱི 〔名〕灰鼠，灰松鼠。

ཐལ་བྱུང་བ 同 ཐལ་མ。

ཐལ་མ 同 ཐལ་བྱུང་བ 〔名〕1.透过；穿透；戳穿。2.衡。3.直进。

ཐལ་མོ 〔名〕掌，手掌。

ཐལ་མོ་བརྡབས་པ 〔语〕鼓掌，拍手。

ཐལ་མོ་སྦྱར་བ 〔语〕合掌；两掌相合。

ཐལ་སྨན 〔名〕药面。

ཐལ་ཚྭ 〔名〕胡盐(药)，灰盐。

ཐལ་ཚང 〔名〕私室，厕所。

ཐལ་རླུང 〔名〕风尘；风沙；黄风。

ཐལ་ལེ 〔副〕1.一直向前。2.立时；立刻。

ཐི་ཀྲུ 参看 ཐ་ཀྲུ。

ཐི་བ 〔名〕鸽；野鸽。

ཐིག 〔名〕线；格线。

ཐིག་སྐུད 〔名〕（木匠所用）墨线；准绳；（裁缝所用）粉线。

ཐིག་རྒྱག 〔语〕打线；画线。

ཐིག་ནག 〔名〕黑线。

ཐིག་པ 参看 ཐིགས་པ 〔名〕滴；点。

ཐིག་འབྱམས 〔名〕海洋（系藻词）。

ཐིག་མ 〔名〕条纹布；格子布；格子纸。

ཐིག་དམར 〔名〕1.红线。2.赤道。

ཐིག་ཚད 〔名〕1.比例。2.尺码，尺度。3.度量.4.规格。

ཐིག་ཚོན 〔名〕粉线（裁衣用）。

ཐིག་ལེ 〔名〕1.点；翼。2.斑点；斑纹。3.精液；明点（佛）。4.零（数学）。

ཐིག་ཤིང 〔名〕米达尺，划线尺；水准仪。

ཐིགས་པ 亦作 ཐིག་པ 〔名〕点；滴。

ཐིབ་པ 〔名〕笼罩。〔形〕黑暗；阴暗。

ཐིབས་པོ 〔形〕1.消灭，不见。2.黑暗；朦胧；笼罩；隐没；稠密。

ཐིབས་སེ 〔形〕1.黑暗.2.（病情）沉重。

ཐིམ་པ 〔动〕未来式为 འཐིམ，过去式和命令式为 ཐིམ。1.溶化；消溶。2.渗透；渗入；融合。3.被吸收。

ཐུ 〔名〕涎沫。

ཐུ་བ 〔名〕衣边；衣衿。

ཐུ་བོ 〔名〕1.首领；长者。2.长兄。3.口角。4.毒物。

ཐུ་མི 参看 ཐོན་མི。

ཐུ་མོ 〔名〕夫人；太太；大姐。

ཐུ་རེ 〔副〕不断；继续。

ཐུ་ལུ 〔名〕垂液；涎沫。

ཐུ་ལུ་ལུ 〔象〕一种声音（如燃火之声）。

ཐུ་ལུམ 〔名〕弹丸，丸子。

ཐུ་གཤམ 〔名〕衣后襟（如长

衫的后襟)。

ཐུག 〔动〕直至；迄；遇见。〔名〕种公羊。

ཐུག་ཇོ 〔名〕插于屋顶用黑毛绳制成的一种像缨子的装饰品。

ཐུག་ཆད 〔形〕融洽，和睦。〔名〕约见；预约，约定。

ཐུག་ཐུབ 〔形〕尽力，极力去作。

ཐུག་ཐོར 〔名〕作粥用的肉或骨头等物。

ཐུག་པ 〔名〕粥；稀饭；面饭。〔动〕1.达到；到。2.会见；晤面。3.触，着。

ཐུག་འཕྲད 〔语〕会晤；会见。

ཐུག་མེད 〔语〕无阻，全无障碍，畅通。

ཐུག་ཚད 〔名〕 1.晤面的约会。2.所遇到的。

ཐུག་ཡས 〔形〕不可达到，无穷。

ཐུག་རེ 〔名〕种公羊。

ཐུག་རེག 〔名〕触摸，接触。

ཐུགས 〔名〕1.心，意。2.心灵，灵魂，精神(敬)。〔动〕为 གདུག་པ 的命令式。

ཐུགས་ཀ 〔名〕对着心的地方，心口。

ཐུགས་དཀར 〔名〕纯洁，坦白，直率，忠诚，忠心。

ཐུགས་སྐྱོ་བ 〔形〕厌烦；痛苦。

ཐུགས་བསྐྱེད 〔名〕1.发心(佛)；立志；树雄心。2.怀念。

ཐུགས་ཁུར 〔名〕关心；关怀。

ཐུགས་ཁུར་བཞེས 〔语〕1.关心，关怀。2.担任；承受。

ཐུགས་ཁོག 〔名〕气量；修养；饶恕。

ཐུགས་ཁྲལ 〔名〕劳心，担心，挂念，惦记。

ཐུགས་མཁྱེན 〔名〕1.知道；先知(敬)。2.代 མངོན་ཤེས 神通。

ཐུགས་འཁྲུགས 〔形〕心思激动或扰乱，心意紊乱。

ཐུགས་དགོངས 〔名〕1.思想；思考；思维。2.意见。3.精神；意图；旨意。

ཐུགས་རྒྱལ 〔名〕1.骄傲。2.生气；愤怒；怨。

ཐུགས་རྒྱུ 〔名〕脾气；性格。

ཐུགས་ཁོན 〔名〕1.忧愁；忧虑。2.坏心。

ཐུགས་རྗེ 〔名〕悲悯；怜悯；恻隐；慈悲。

ཐུགས་རྗེ་ཆེ 〔语〕感谢；感恩；多谢。

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ 〔语〕道谢；感恩；答谢。

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག 〔名〕大悲世自在(观音的异名)。

ཐུགས་ཉིད 〔名〕心情；记忆力；智慧。

ཐུགས་གཉེར་བ 〔名〕希望；希求者。

ཐུགས་མཉེས་པ 〔形〕心喜；喜欢；高兴。

ཐུགས་ཡ་ཏྲང་བ 〔语〕愉快；高兴。

ཐུགས་ཐུབ 〔形〕1.自满；不慎；不思虑。2.滥用物品；暴殄天物。3.欺负。

ཐུགས་མཐུན་ཞལ་འཆམ 〔语〕团结；和睦；心同意合。

ཐུགས་དམ 〔名〕1.劝告。2.誓约；誓愿；祈祷。3.修；禅定；观想。4.意见；忠告。5.保护神；本尊。

ཐུགས་འདུན 〔名〕愿望；心愿。

ཐུགས་སྤྲོ 〔名〕1.同 གསོལ་ཚོགས。2.节日；假日。〔形〕愉快；高兴。

ཐུགས་ཁྲེད 〔名〕担心；挂念；忧愁；同情。

ཐུགས་བྲེལ 〔形〕忙碌；繁忙(敬)。

ཐུགས་མད་པ 〔形〕诚实；真实。

ཐུགས་ཆག 〔名〕失望；绝望。

ཐུགས་སྨོན 〔名〕志愿；愿心。

ཐུགས་བརྩེ་བ 〔语〕关切。

ཐུགས་ལ་བཏགས 〔语〕放在心上。

ཐུགས་ལ་འབབ་པ 〔语〕合意，可心。

ཐུགས་ལོན་པ 〔语〕知心（如知其心意）；满意。

ཐུགས་གཤིས 〔名〕性情；品性（敬）。

ཐུགས་སུ་ཆུད་པ 〔语〕领悟；领会；了解；通达。

ཐུགས་སེམས 〔名〕心，心地；思想；精神（敬）。

ཐུགས་གསེང 〔名〕有工夫；空闲；闲暇。

ཐུང་གླ 〔名〕短工。

ཐུང་ད 〔名〕三岁羊。

ཐུང་ཐུང 〔形〕短短。

ཐུང་མདའ 〔名〕手枪。

ཐུང་བ 〔形〕1.短，矮小。2.减短。

ཐུངས 〔动〕为 འཐུང་བ 的命令式。

ཐུད 〔名〕酪糕（用曲拉、酥油、糌粑粉和糖作的一种食品）。〔动〕为 འཐུད་པ 的命令式。

ཐུན 〔名〕1.四小时的时间，为一昼夜的六分之一。2.轮值。3.药剂，如：སྨན་ཐུན་གཅིག 一剂药，一服药。

ཐུན་པ 〔名〕1.樵夫。2.值夜勤。

ཐུན་བར 同 ཐུན་མཚམས。

ཐུན་མ 〔名〕1.夜间。2.值夜。守更。

ཐུན་མོང 〔名〕1.公共；共同。2.通常；普通。3.集体。4.庚戌年。

ཐུན་མོང་གི་གནད 〔名〕共同点。

ཐུན་མོང་དུ 〔副〕共同地。

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ 〔语〕不共，非凡。

ཐུན་ཚེགས 同 ཕྲན་ཚེགས 〔名〕杂碎，零碎，细小，

不重要。

ཐུན་མཚམས 同 ཐུན་བར 〔名〕1.昼夜的界限。2.彩霞。3.晚上。4.(修法时)各座的中间。

ཐུན་ཟོར 同 ཟོར 或 ཟོར་བ 〔名〕镰刀。

ཐུབ 〔动〕能；胜过；克服。

ཐུབ་ཆོད 〔名〕武断；专断。

ཐུབ་ཆོད་ཅན 〔名〕1.武断者；粗率者；轻躁者。2.同 གཏོལ་བ。3.欺侮者；压迫者。

ཐུབ་བསྟན 〔名〕佛教；能仁之教。

ཐུབ་ཐུབ 同 ཏུབ་ཏུབ。

ཐུབ་པ 〔名〕1.有权力者。2.仙人；佛；能仁(梵文作牟尼)。〔动〕1.能；可能；克服。2.对抗；匹对。

ཐུབ་པའི་གནས 〔名〕隐舍；洞府。

ཐུབ་རྩོད 〔名〕1.欺负；虐待。2.诋毁。3.威逼；恫吓。

ཐུབ་རྩོད་གཏོང་བ 〔动〕践踏；压迫。

ཐུབས 〔动〕为 འཐུབ་པ 的命令式。

ཐུམ 或 ཐུམ་ཐུམ 〔名〕包；包袱；包裹；包裹之物。

ཐུམ་ཁྲིས 〔名〕包裹。

ཐུམ་པ 〔名〕顷刻；片刻。〔动〕缠绕；包裹；封闭；蒙住。

ཐུམ་པོ 同 ཐུམ་ཁྲིས。

ཐུམ་འཐུམས་པ 〔语〕假寐；轻睡。

ཐུམ་བུ 〔名〕1.小片；一片；一点。2.小包袱。

ཐུམས 〔名〕调羹，杓。〔动〕为 འཐུམ་པ 的命令式。

ཐུའུ་པའི་ཅི 〔名〕(汉)土白芨(药)。

ཐུའུ་ཞི་ཞིང 〔名〕(汉)土细辛(药)。

ཐུའུ་སི 〔名〕土司(原西藏地区的地方官名)。

ཐུར 〔名〕斜坡；下坡；斜面。

ཐུར་མགོ 〔名〕1.匙；杓。2.筷子。3.调羹的尖端。

ཐུར་ལྟ 〔名〕鸟瞰。

ཐུར་ཐོ 〔名〕最下部，山麓；山脚。

ཐུར་འཕྱར 〔名〕俯冲。

ཐུར་མ 〔名〕1.筷；箸。2.棍；伞骨。3.外科器具。4.匙子，杓子。

ཐུར་ལམ 〔名〕1.下坡路；斜坡。2.粪道；肛门。

ཐུར་ཤིང 〔名〕扁担；挑棍。

ཐུར་སེལ 〔名〕1.下泻；痢疾。2.通便；利便。

ཐུར་སྲང 〔名〕戥子。

ཐུར་གསེག 〔形〕倾斜；歪斜。

ཐུལ 〔动〕为 འདུལ་བ 的命令式。

ཐུལ་བྱིས 〔副〕忽然。

ཐུལ་པ 〔名〕同 ཐུལ་ཐོ。〔动〕为 འཐུལ་བ 的过去式。

ཐུལ་པ་ཚེ་བ 〔名〕铁拐子(药)。

ཐུལ་ཐོ 〔名〕皮衣；皮袍；斗篷。

ཐུལ་བ 〔名〕1.驯服的；驯顺的，调柔的。2.完全成熟的。3.斗篷。

ཐུལ་ཕྱུ 〔名〕通常的皮衣；披风。

ཐུལ་ལེ 〔形〕给人深刻印象。

ཐུས 〔动〕为 འཐུ་བ 的命令式。

ཐུས་པ 或 འཐུས་པ 〔动〕适合；适当；能够。

ཐེ 同 ཐེ་ཙེ 〔名〕印；私章。

ཐེ་གེ 〔名〕1.猪、羊蹄上的小骨头，小孩用以作玩具。2.和平。3.稍微。

ཐེ་གེ་ཙམ 也作 ཐ་གེ་ཙམ 〔副〕少许。

ཐེ་གཏོགས 〔名〕或〔动〕干涉。

ཐེ་ཚོམ 〔名〕怀疑；疑惑；踌躇，犹豫。

ཐེ་བེད 同 ཐེབ་རྡོག 〔名〕毽子。

ཐེ་བ 〔动〕未来式为 ཐེ， 过去

式为 ཐེས。 1.属于；包括；干涉；干与。2.有益；有用。3.充用；引用。

ཐེ་བོ 〔名〕 迭部(甘肃省甘南藏族自治州的一个县)。

ཐེ་ཙོ 〔名〕 印；私章。

ཐེ་རྩེ 同 ཐེལ་རྩེ。

ཐེ་ཚོམ 〔名〕 疑；怀疑；狐疑；踌躇；犹豫。

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ 〔动〕 徘徊；犹疑；怀疑。

ཐེ་ཚོམ་ལོག་གེ 〔语〕 无理之疑；猜疑。

ཐེ་རང 同 ཐེའུ་རང 〔名〕 饿鬼；魔鬼；鬼祟。

ཐེ་རེ 〔形〕 1.直。2.坚实。3.平滑。4.铺平，如：ཐེ་རེ་འཐེན 拉平。

ཐེ་རེལ 〔形〕 不完全；未完；有缺点。

ཐེ་ལེ 〔名〕 印度女人额上的点饰。

ཐེ་ལེ་ལེ 〔形〕 恶意；恶狠。

ཐེག་ཕྱིས 〔名〕 礼物；礼品；赠品。

ཐེག་ཆུང 〔名〕 小乘(佛)。

ཐེག་ཆེན 〔名〕 大乘(佛)。

ཐེག་པ 〔名〕 1.乘骑或运载之物，如：车、马、船、轿等。2.乘，如：ཐེག་པ་ཆེན་པོ 大乘，ཐེག་པ་ཆུང་བ 小乘(佛)。〔动〕 未来式为 བཏེག，过去式为 བཏེགས，命令式为 ཐེགས。 1.维持，扶持。2.抬举；力支；忍耐。3.起程；往 。

ཐེག་པ་གསུམ 〔名〕 三乘，即大、中、小三乘(佛)。

ཐེག་ཚད 〔名〕 负荷量；载重量。

ཐེགས 〔动〕 为 འདེགས་པ 及 ཐེག་པ 的命令式。

ཐེང་པོ 或 **ཐེང་ཟུ** 〔名〕 跛子；跛足。

ཐེངས 〔量〕 次；次数；回数。

ཐེངས་གྲངས 〔名〕 次数；回数。

ཐེངས་པ 〔动〕抵；到达；到。

ཐེངས་པས་ཆོག 〔语〕一次即可。

ཐེད 〔动〕1.(衣服、纸)破了。2.为 འདེད་པ 的命令式。〔名〕诱子；狼钻。

ཐེད་འདུ 〔名〕三焦(脏腑之一)。

ཐེད་བོར 或 ཐེད་ལ་བོར 〔语〕轻视；克服；除去；抛弃；舍弃。

ཐེད་ལ་སྐྱུར 同 ཐེད་ལ་བོར。

ཐེད་ལ་བོར 同 ཐེད་བོར。

ཐེན 〔形〕舒坦，舒适。

ཐེན་ཅེར 或 ཐེན་ཆེར 〔副〕常常；永远；继续；毕竟。

ཐེན་པ 〔名〕税；捐；饷。

ཐེན་མེད 同 ཀ་ཚ་མེད་པ 〔语〕不爱护，不爱，无情。

ཐེན་ཞང་ལུའུ 〔名〕(汉)天香炉(药)。

ཐེན་ཨན་མོན 〔名〕(汉)天安门。

ཐེབ་རྡོག 同 ཐེ་པེད。

ཐེབ་མོ 同 ཐེབ་ཆེན 〔名〕拇指。

ཐེབས 〔名〕恒产。

ཐེབས་པ 〔动〕为 འཐེབས་པ 的过去式。

ཐེབས་རྩ 〔名〕基金。

ཐེམ་སྐས 〔名〕1.台阶；梯，级。2.阶段。

ཐེམ་ཁ 同 ཐེམ་ཁུང 〔名〕门坎；门坎下面的孔洞；猫洞。

ཐེམ་ཐོ 〔名〕户籍；户口簿。

ཐེམ་རེབ 〔名〕旧时的户口调查册。

ཐེམ་དུད 〔名〕住户。

ཐེམ་པ 〔名〕1.门槛，门坎；户。2.阶级；品级。3.次序，贯穿。〔动〕1.充满；完成。2.足够。

ཐེམ་བྱ 〔名〕小梯。

ཐེམ་བྱང 〔名〕匾额；门楣上写的字。

ཐེམས་པ 〔形〕1.完全。2.足够。

ཐེམས་ཡིག 同 ཐེམ་བྱང་。

ཐེའུ 〔名〕1.小锤。2.名章。

ཐེའུ་ཆུང 〔名〕小指。

ཐེའུ་རང 同 ཐེ་རང。

ཐེར 〔名〕赤裸；剥露。

ཐེར་ཤི 〔名〕（蒙）大车。

ཐེར་ཟྲེས 〔名〕线哔叽。

ཐེར་འདོན 〔名〕揭露；揭发；暴露。

ཐེར་ཏོ 〔名〕炒瓢；烙锅；浅锅，平底锅。〔形〕旧；老。

ཐེར་འབུམ 〔数〕十亿。

ཐེར་མ 〔名〕细褐；哔叽。

ཐེར་ཟུག 同 ཐེར་ཟུག་པ 〔形〕永恒不变；耐久；常存；坚固。

ཐེར་སྣབ 〔名〕薄褐；毛哔叽。

ཐེལ་བ 同 ཐེབ་པ〔动〕抵；到。

ཐེལ་མ 〔名〕皮带。

ཐེལ་ཙེ 或 ཐེལ་ཚེ〔名〕1.印；图章。2.指印。

ཐེས་པ 〔动〕1.计入；计入数中。2.为 ཐེ་བ 的过去式。

ཐེས་མེད 〔语〕1.无计入。2.无数。3.无义。

ཐོ 〔名〕1.册子；本子；簿子。2.避邪魔之物；防止鸟兽之物，如，石磊、石墩、草人等。

ཐོ་ཁར 〔名〕吐火罗（古代中亚一民族和国名）。

ཐོ་འཁོར 或 ཐོ་སྐོར〔名〕1.附近；邻近；旁；周围。2.邻居。

ཐོ་འགོད 〔语〕登记；注册；记帐。

ཐོ་ཅོ 〔形〕1.谐谈；戏谑；嘈杂。2.粗暴；粗野。3.诡诈和疯狂的样子。

ཐོ་ཐོ 〔名〕分界处。

ཐོ་དེབ 〔名〕帐簿；登记册。

ཐོ་རྡོ 〔名〕界石；石界碑；石界牌。

ཐོ་ཡུ 〔名〕1.周围。2.天。3.爱情。4.佯为；假装。

ཐོ་ཡུ་ཟང་ཏུ〔语〕旁边；附近。

ཐོ་བ 〔名〕锤。

ཐོ་འཚམས 〔名〕1.轻视，侮慢。2.讥笑者，嘲弄，揶揄；抗衡，相比。

ཐོ་ཡིག 〔名〕登记簿，表册文件。

ཐོ་ཡོར 〔名〕1.石堆，石墩，石磊，石冢。2.草人，木人。

ཐོ་རངས 或 ཐོ་རེངས 〔名〕黎明，清晨，拂晓。

ཐོ་ཏུ 〔名〕二岁马驹。

ཐོ་རེ་ཐོ་རེ 同 ཐོ་རེ་བ。

ཐོ་རེ་བ 〔形〕零碎，散乱，少许。

ཐོ་རེངས 同 ཐོ་རངས。

ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན 〔名〕启明星。

ཐོ་ལུམ 〔名〕弹子，弹丸，手榴弹。

ཐོ་ལེ 〔形〕突出，鼓出。〔名〕钮扣。

ཐོ་ལེ་ཀོར 〔名〕大理石或滑石；写字用的石板。

ཐོ་ལེར་སྒྲིམས 〔语〕突出，鼓起。

ཐོ་ལོག 〔名〕1.(汉)驮骡。2.髯。

ཐོ་སུབ་པ 〔语〕注销。

ཐོ་ཨང 〔名〕帐号。

ཐོག 〔名〕1.雷，霹雳。2.房顶，顶。3.顶点，上头，上面。4.果实，收获，庄稼。5.钱财，财物。

ཐོག་ཁ 〔名〕1.屋顶。2.上面，楼上。

ཐོག་ཁང 〔名〕楼房。

ཐོག་ཁུང 〔名〕小天窗。

ཐོག་ཁེབས 〔名〕1.顶盖(如大屋顶)。2.篷布(如火车、汽车上的篷布)。3.同 ཐོག་ཕིབས。

ཐོག་བརྒྱབ་པ 〔语〕打雷。

ཐོག་ལྕགས 〔名〕1.雷电。2.铁火星。

ཐོག་ཆད 或 ཐོག་སོ 〔名〕楼，层。

ཐོག་ཐག 〔形〕1.始终，从头到尾，整，全。2.一鼓气，

一下子。3.或作 ཐག་ཐོག。

ཐོག་ཁྲེ 〔名〕大襟。

ཐོག་ཐོག 〔名〕最初，太古。

ཐོག་དྲངས་པ 〔名〕带头，起首，为首。

ཐོག་དྲུང 〔名〕高低，上下。

ཐོག་ཕྱང 〔名〕天花板，顶棚。

ཐོག་ཕིབས 〔名〕屋脊。

ཐོག་ཐུ 〔名〕果实。

ཐོག་མ 〔名〕1.在绝顶者，在极端者，首端。2.太初，古昔，当初，最初，首先。3.来源。

ཐོག་མར་སྐྱེས 〔名〕1.最初降生者(兄弟姊妹)。2.长兄。

ཐོག་མེད 同 ཁད་མེད་པ 〔名〕露天。

ཐོག་རྩེགས 〔名〕楼，楼房。

ཐོག་ཚད 或 ཐོག་སོ 〔名〕楼，层。

ཐོག་ཡོལ 〔名〕顶棚(布、纸)。

ཐོག་རས 〔名〕室内布顶。

ཐོག་ཧུད 〔名〕风雷。

ཐོག་ཕུ 〔名〕罩衣。

ཐོག་ཤས 亦作 ཤས་ཐོགས 〔名〕赋税，农业税。

ཐོག་ཤོག 〔名〕顶棚纸。

ཐོག་ས 〔名〕上面。

ཐོག་སོ 同 ཐོག་ཚད。

ཐོགས 〔名〕为 འཐག་པ、འཐོག་པ 和 འདོགས་པ 的命令式。

ཐོགས་པ 〔动〕1.遇着，偶遇，执持。2.阻碍，迟滞。3.贪著，贪恋，挂碍。

ཐོགས་པ་མེད་པ 〔语〕流畅。

ཐོགས་མེད 〔名〕无著(一位著名的佛教论师)。〔语〕1.无阻碍。2.无贪著，无挂碍。

ཐོགས་བཞུ 〔名〕吊灯。

ཐོང 〔名〕犁。

ཐོང་ཁོར 〔形〕密，厚，稠。〔名〕圆球，圆形。

ཐོང་ག 或 ཐོང་ཀ 也作 མཐོངས་ཀ 〔名〕胸膛。

ཐོང་ལྕགས 〔名〕犁铧。

ཐོང་ཟླ 〔名〕骆驼脖项下的长毛。

ཐོང་བ 〔名〕1.犁杖。2.三岁公羊。

ཐོང་ཤི་བ 〔语〕欲杀；想杀。

ཐོང་ཚེར 〔名〕三岁的母绵羊。

ཐོང་འོག 〔名〕胸下。

ཐོང་གཤོལ 〔名〕步犁；犁杖。

ཐོངས 〔动〕为 གཏོང་བ 和 འཏིང་བ 的命令式。

ཐོངས་འཛིན 〔名〕收据。

ཐོད 〔名〕额。

ཐོད་སྐམ 〔名〕骷髅。

ཐོད་ཁེབས 〔名〕1.护额(指驴、骡的)。2.遮盖物；苫布；篷布。

ཐོད་རྒལ 〔名〕越级；躐等。

ཐོད་རྒོལ་བ 〔名〕躐等者；越级者。

ཐོད་གཏུག 〔名〕相抵。

ཐོད་ཐུག 〔语〕1.对头。2.一致。3.吻合；符合。4.校对。

ཐོད་པ 〔名〕脑盖；前额；头顶骨。

ཐོད་ཆ་ཁར 〔名〕一种海螺(可烧成优等石灰)；白粉子。

ཐོད་ཡི་ཀར 〔名〕1.大理石；(写字用的)石板。2.滑石。

ཐོད་ཡི་དཀར 〔名〕滑石粉。

ཐོན 〔名〕1.雅鲁藏布江南一村镇名(吞米桑布扎的降生地)。2.西藏姓氏之一(吞)。〔动〕1.为 འཐོན་པ 的过去式和命令式。2.为 འདོན་པ 的命令式。

ཐོན་སྐྱེད 〔名〕生产。

ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས 〔名〕生产力。

ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ཁོ་ན་སྨྲ་བ 〔名〕唯生产力论。

ཐོན་ཁུངས 〔名〕物产；资源。

ཐོན་ཁུངས་མང་བ 〔语〕富饶；资源丰富。

ཐོན་སྒོ 〔名〕出口。

ཐོན་དངོས 〔名〕产物；产品；出产品。

ཐོན་སྤེལ 〔名〕增产。

ཐོན་ཕྱག 〔名〕1.临行时的谒礼。2.辞行。

ཐོན་ཟེ 〔名〕杓子；大匙；木杓。

ཐོན་འབབ 〔名〕产量；收成；收益；收获。

ཐོན་འབོར 〔名〕产量；出产；收成。

ཐོན་འབྲས 〔名〕产品；果实；成果。

ཐོན་མི 〔名〕1.“吞”地人。2.“吞”姓人。

ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ 〔名〕吞米桑布扎。

ཐོན་ཚད 〔名〕产量。

ཐོན་ཚད་ཆག་པ 〔语〕减产。

ཐོན་ཚད་གཏན་འཁེལ 〔语〕定产。

ཐོན་རྫས 〔名〕制品；出产；产品；产物；物产。

ཐོན་ཡོན 〔名〕(汉)团员。

ཐོབ 〔名〕箴言。

ཐོབ་ཀ 同 ཐོབ་ཚོ。

ཐོབ་སྐལ 同 ཐོབ་ཆ。

ཐོབ་ཁ་མ 同 ཐོབ་མ་ཐག 〔副〕刚得到；即刻；立刻；刚刚。

ཐོབ་ཁྲལ 〔名〕所得税。

ཐོབ་གྲངས 〔名〕商数；答数。

ཐོབ་རྒྱལ 为 ཐོབ་པ་དང་རྒྱལ་བ 的缩写〔名〕1.得；得胜。2.夺得；掠得。3.西藏地名。

ཐོབ་ཇེ 参看 ཐོབ་ཙེ。

ཐོབ་ཆ 同 ཐོབ་སྐལ 〔名〕应得部分；报酬。

ཐོབ་ཙེ 同 ཐོབ་ཇི 或 ཐོབ་ཇེ 〔名〕(蒙)钮扣。

ཐོབ་སྟངས 〔名〕获得的方法；形相。

ཐོབ་ཐང 〔名〕1.同 ཐོབ་སྟངས。2.特权；继承权；优先权。3.权利；当得之分；应分。4.用法(指文法)。5.

身分；地位。6.待遇(政治)。

ཐོབ་རྡོགས་ཤོར་རྡོགས 〔语〕患得患失。

ཐོབ་པ 〔动〕为 འཐོབ་པ 的过去式。

ཐོབ་མ་ཟག 同 **ཐོབ་ཁ་མ**。

ཐོབ་ཞྭ 〔名〕1.乌纱帽。2.官职。

ཐོབ་ཚོ 或 **ཐོབ་ཀ** 〔名〕夸张，夸耀，显白。

ཐོབ་ཀ་འགྱེད 〔语〕分所得的东西。

ཐོབ་རྒྱལ 〔名〕合法的继承。

ཐོབས 〔动〕为 འདེབས་པ 的命令式。

ཐོམ་ཐོམ་པ 〔形〕迷惑，头脑昏迷。

ཐོམ་ཟུ 通常称为 **གཟར་ཟུ** 〔名〕杓子，大匙。

ཐོམས་ཤིག 〔动〕考虑，思考(命令词)。

ཐོར 〔动〕1.为 འཐོར་བ 的过去式。2.为 འཐོར་བ 的命令式。

ཐོར་ཁ 〔语〕临分散时，临离别时。

ཐོར་གྲབས 〔语〕将要分散，将要离别。

ཐོར་ཅོག 同 **ཐོར་ཏོ** 〔名〕发髻，匝髻。

ཐོར་ཆགས 同 **ཐོ་ཡིག་ནང་ལ་འགོད་པ** 〔语〕列入表册；登记。

ཐོར་ཏོ 同 **ཐོར་ཅོག**。

ཐོར་སྡོད 〔名〕散居。

ཐོར་བ 〔名〕1.天花，痘疹。2.疮。3.皮肤病。

ཐོར་བུ 〔名〕1.同 ཐོར་བ。2.食滞。3.小品，拾遗，补遗，拾零。〔形〕1.分离的，分开的，分散的。2.零碎的，零星的。

ཐོར་མ 〔名〕1.分散的，脱散的。2.零碎的。

ཐོར་ཚོ 〔名〕满二岁之骡马。

ཐོར་ཚགས 或 **ཐོར་ཚྭགས**

〔名〕盘在头顶上的发辫；发髻。

ཐོར་ཞིག 〔名〕溃散；崩溃；瓦解。

ཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་བ 〔语〕倒台。

ཐོར་ཞིག་གཏོང་བ 〔语〕摧垮。

ཐོར་ཡན་པ 〔名〕疥疹，皮肤粗糙病。

ཐོར་རླུང 〔名〕台风。

ཐོལ་གྱིས 〔副〕突然。

ཐོལ་ཐོལ 〔形〕1.忽来忽去。2.想而又想。

ཐོལ་ཐོལ་བར 同 ཐོལ་གྱིས。

ཐོལ་བ 〔动〕突出；产生。

ཐོལ་སྐྱེད 或 ཐོལ་སྐྱེད་བ 〔语〕忽然而生；猝然而生。

ཐོས 同 ཐོ་བ 〔动〕听；闻。

ཐོས་ཆུང 〔名〕少听；寡闻；无知。

ཐོས་རྟུལ 〔名〕听觉迟钝，理解力差。

ཐོས་ལྡན 〔名〕学者；具闻者；智者。

ཐོས་པ 〔名〕所听；所闻。〔动〕听；闻。

ཐོས་བྱུང 〔名〕闻所生(慧)(佛)。

ཐོས་འཛིན 〔名〕持闻(耳的别名)。

ཐོས་འཛིན་གསོས་པའི……བདུད་རྩི 〔语〕悦耳的言语；养耳的甘露。

ཐོས་སོ 〔形〕1.听说；据说。2.传闻。3."听见了！"(表示不耐烦的回答语)。

ཐོས་སོ་ཅོག 〔语〕一切所闻。

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ 〔名〕闻、思、修三慧者(佛)。

མཐང 〔名〕下面；下部；下身。

མཐང་ག 〔名〕腰际。

མཐང་གོས 〔名〕下衣；禅裙(敬)。

མཐང་སྣད་པ 〔语〕拥抱。

མཐངས 同 ཀུན 〔形〕全，

全体。

མཐའ 〔名〕1.边，边际，边缘。2.终结；结束。3.末端；末后，后边，极，如：ལྷོ་མཐའ 南极。

མཐའ་ཀླས 同 མཐའ་མེད་པ 〔形〕无垠，无际。

མཐའ་ཀླས་པ 同 མཐའ……ཡས་པ。

མཐའ་སྐོར 〔名〕周界，周围。〔语〕旅行，环绕，游方，包围，全绕。

མཐའ་སྦྱིལ་བ 同 མཐའ……འགེགས 〔语〕决断，抉择(佛)。

མཐའ་ཁ 〔名〕边沿，边界。

མཐའ་ཁུལ 〔名〕边境，边境地区。

མཐའ་འཁོབ 或 མཐའ་ཁོབ 〔名〕边境，边界，边疆，边缘，荒区。

མཐའ་འཁྱོངས 〔名〕坚持。

མཐའ་འཁྱོལ་བ 〔语〕到达边际，彻底，究竟。

མཐའ་གེབས 〔名〕1.萝卜叶的别名。2.规章，规则。

མཐའ་གྲུ 参看 ཐ་གྲུ。

མཐའ་གྲོགས 同 ཐུགས་གྲོགས 〔名〕终身的伴侣。

མཐའ་འགེགས 同 མཐའ་སྦྱིལ་བ。

མཐའ་རྒྱན 〔名〕花边。

མཐའ་སྒྲིལ 〔名〕1.同 མཐའ་རྒྱན。2.卷边，褶边。

མཐའ་ཧོས 〔名〕1.惭愧。2.谦逊。

མཐའ་གཅིག 〔名〕一端，一头，极端，完全。

མཐའ་གཅོད་པ 〔语〕1.最后的判词，判决。2.抉择，决定，判决，断定。

མཐའ་ཆགས 〔语〕住在边境。〔名〕缘边。

མཐའ་ཚམས་པ 〔语〕从边收敛，收缩。

མཐའ་ཆོད་པ 〔语〕决断，判断。

མཐའ་འཛགས 同 མཐའ་ཆགས 〔名〕1.裁缝做衣服的缘边法。2.镶的宽边；贴边。

མཐའ་གཉིས 〔名〕1.二边（常边与断边）（佛）。2.两面，如：མཐའ་གཉིས་པ 两面派。

མཐའ་རྟེན 〔名〕1.随学；门徒。2.后者。3.藏文拼音的后加字。

མཐའ་ཕྲུག 〔名〕老年所生子；后生子。

མཐའ་ཐུག 〔名〕最后，终极；终点；止境；终究。

མཐའ་དག 〔形〕或〔副〕所有；全；一切。

མཐའ་འདེད 〔语〕穷究；做到水落石出；赶到底。

མཐའ་སྣེ 〔名〕终点；尽头。

མཐའ་དཔྱོད 〔名〕批判；分析。

མཐའ་ཕྱུགས 参看 མཐའ་ཐུག。

མཐའ་ཞེར 〔名〕套索。

མཐའ་ཡས 〔名〕天空；虚空。〔形〕无极，无边际。

མཐའ་འབྱམས 〔形〕无边，无数。

མཐའ་འབྲས 〔名〕结局；下场；后果；归宿；末了。

མཐའ་མ 〔名〕1.末端，最后，极端。2.边；缘（衣服）。3.落后。

མཐའ་མང་དབྱིབས 〔语〕多边形。

མཐའ་མི 〔名〕1.边境人民。2.外来人。

མཐའ་མེད་པ 同 མཐའ་ཡས。

མཐའ་ཚར 〔名〕布的机头穗。

མཐའ་མཚམས 〔名〕边疆，边境地区。

མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ 〔语〕边区。

མཐའ་གཞུག 〔名〕终于，最后。

མཐའ་བཞི 〔名〕1.地球的四

极。2.四边；四句：自、他、俱、俱非（佛）。

མཐའ་ཡས་པ 〔语〕1.无限，无极。2.遍入。〔名〕同ས་གཞི།

མཐའ་སྲུང 〔名〕边防，守卫边境。

མཐར 〔副〕1.末尾，终结。2.完全，全然，在后，以后，最后。

མཐར་སྐྲོད 〔名〕驱逐，赶出，撵走，放逐。

མཐར་གྱིས 同 རིམ་གྱིས〔副〕依次地，渐次地，顺序地。

མཐར་ཆགས 〔名〕1.次序，次第。2.接连，连续。

མཐར་ཐུག 〔语〕终归，终极，终究。

མཐར་ཐུག་པ 〔语〕究竟，至极端，彻底，最高，如：མཐར་ཐུག་གི་གཅོད་དོན 最高的决策。

མཐར་ཕྱིན 〔语〕或〔副〕1.彻底，究竟，极点。2.毕业。3.精通。

མཐས་གཏུགས 〔语〕到边，终了，到极。

མཐིང 〔名〕1.石青（药）。2.蓝靛。〔形〕碧，天蓝，苍苍。

མཐིང་སྐྱ 〔形〕淡蓝，浅蓝。

མཐིང་རྒྱུས 〔名〕马起石（药）。

མཐིང་རིལ 〔名〕野鸭，鸥。

མཐིང་ཤིང 〔名〕靛木。

མཐིང་ཤུན 〔名〕靛皮。

མཐིལ 〔名〕1.底。2.掌心，凹处。3.中点，主要处，中心，主要部分，主要处所（均指城市）。

མཐིལ་རྟོགས 〔名〕洞察，识破。

མཐིལ་རྟོལ་བ 〔语〕1.揭发，揭穿，揭破。2.戳破，戳穿。

མཐིལ་ཕྱིན 〔名〕彻底，彻头彻尾。

མཐིལ་ཤིང 〔名〕地板。

མཐིལ་ལྷམ 〔名〕凉鞋。

མཐུ 〔名〕1.威力，天赋的能

力；才能。2.咒。

མཐུ་བསྒྲིངས 〔语〕示威。

མཐུ་སྟོབས 〔名〕力量；威力。

མཐུ་བ 〔名〕降魔者；放咒者。

མཐུ་རྩལ 〔名〕技巧；才能。

མཐུག་པ 同 འཐུག་པ 或 མཐུག་པོ 〔形〕厚；密。

མཐུག་པོ 亦作 འཐུག་པོ 〔形〕厚；密。

མཐུག་ཚད 〔名〕厚度；密度。

མཐུད་རྟགས 〔名〕连接号（——）。

མཐུད་པ 同 འཐུད་པ 〔动〕接续；连续；持续。

མཐུན་རྐྱེན 〔名〕条件；有利因素；顺缘。

མཐུན་གྲོགས 〔名〕知心朋友；同志。

མཐུན་འགྲིག 〔名〕媾和。

མཐུན་སྒྲིལ 〔名〕团结。

མཐུན་སྒྲིལ、ངར་དྲག、གཟབ་ནན、འཁྲུག་པོ 〔语〕团结、紧张、严肃、活泼。

མཐུན་ཐབས 〔名〕折衷。

མཐུན་ཞན 〔名〕温和，和平。

མཐུན་པ 〔动〕或〔形〕同意；和谐；相匹；一致；随顺。

མཐུན་པའི་རླུང 〔名〕顺风（行船时）。

མཐུན་པོ 〔形〕1.相合；一致；同意。2.投机；见解相同。

མཐུན་ཕྱོགས 〔名〕1.自宗，自己方面。2.正面；同派。

མཐུན་བྱེད 〔动〕和谐，调解，合好。

མཐུན་འབྲེལ 〔名〕友好；友谊；交际。

མཐུན་སྦྱོར 〔名〕1.友情；交情。2.亲戚；亲属。3.吉利时日（指结婚）。

མཐུན་མོངས 〔名〕1.集体；共同。2.通常；寻常；普通。

མཐུན་ཐེས 〔语〕合婚。

མཐུན་ཚོགས 〔名〕协会。

མཐུན་ལམ 〔名〕友谊，友情，

情谊。

མཐུན་ས 〔名〕共同点。

མཐུར 〔名〕1.马笼头。2.活结；索结。

མཐུར་མདའ 〔名〕缰绳。

མཐེ་མགོ 〔名〕顶针。

མཐེ་བོ 同 མཐེ་ཆེན 〔名〕大拇指。

མཐེ་གཟེར 〔名〕图钉。

མཐེབ་སྐོར 〔名〕板指；戒指。

མཐེབ་སྐྱ 同 མཐེབ་སྐྱུ 〔名〕用糌粑作成的杓形食物。

མཐེབ་ཆུང 〔名〕小指。

མཐེབ་ཆེན 〔名〕大拇指。

མཐེབ་རྡུས 〔名〕扒手；小偷。

མཐེབ་རྡུས་རྒྱག་མཁན 〔名〕扒手。

མཐེབ་མོ 〔名〕1.大拇指。2.板指。

མཐེབ་རལ 〔名〕指环；戒指。

མཐེའུ 〔名〕小指。

མཐེའུ་ཆུང 〔名〕小指。

མཐོ 〔量〕扎（从拇指尖至中指尖间的长度）。〔形〕高。

མཐོ་གྲས 〔名〕上层；高等。

མཐོ་རྒྱབ་པ 〔语〕付定钱。

མཐོ་ངག་མཐོ་བཤད 〔名〕高论；高谈阔论。

མཐོ་མཆོངས 〔名〕跳高。

མཐོ་ཐབ 〔名〕高炉。

མཐོ་འདོད 〔名〕野心；好高骛远之心。

མཐོ་སྒྲེད 〔形〕态度高傲。

མཐོ་བ 〔形〕高。

མཐོ་དམན 〔形〕高低；高矮。

མཐོ་བཙམས 〔名〕损害；恶意加害；侵扰。

མཐོ་ཚད 〔名〕高度。

མཐོ་འཚམས 同 མཐོ······བཙམས 〔名〕毒计；恶计；损害；侵扰；行刺。

མཐོ་ཕོར 〔名〕山头上垒的石垛。

མཐོ་རིམ 〔名〕上层；高等；

高级。

མཐོ་རིམ་ཁྲིམས་ཁང 〔语〕高等法院。

མཐོ་རིམ་རྩིས་རིག 〔语〕高等数学。

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ 〔语〕高等学校。

མཐོ་རིས 〔名〕天界，天趣。

མཐོ་རིས་གནས 〔形〕天上，天国，极乐。

མཐོ་རིས་པོ 〔名〕亡人。

མཐོ་རུ་གཏོང་བ 〔语〕提高。

མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ 〔语〕提高。

མཐོ་རྦབས 〔语〕高潮。

མཐོ་དམན 〔形〕高低，高矮。

མཐོ་ཤོས 〔形〕最高，顶点，极高。

མཐོང་ཁ 或 མཐོང་ག 〔名〕胸膛。

མཐོང་རྒྱ 〔名〕见识，眼界，视野。

མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ 〔语〕见闻，所见所闻。

མཐོང་ཆུང 〔名〕鄙薄，鄙视，卑视，轻视，歧视，藐视，小看。

མཐོང་ཆེན 〔名〕看重，器重，重视。

མཐོང་ཐོས 〔名〕见闻，印象。

མཐོང་དུག 或 ཁོག་དུག 〔名〕猜忌，嫉妒，怀恨。

མཐོང་སྣང 〔名〕看法，印象。

མཐོང་ཕྱོགས 〔名〕观点，看法，成见，偏见。

མཐོང་བ 〔动〕见，看见。

མཐོང་བྱེད 〔名〕眼睛的别名。

མཐོང་ལམ 〔名〕见道（佛）。

མཐོང་ལུགས 〔名〕1.观念，看法。2.观察事物的方法。

མཐོང་ས 〔名〕眼睛看的地方。

མཐོངས 同 མིག་གི་མཐོང་ས 〔名〕1.景，景色，景致。2.灿烂的空间。3.天。

མཐོངས་ཀ 同 ཐོང་ག。

མཐོངས་ཁ 〔名〕房屋的阳台，房顶的凉台。

མཐོངས་པ 〔名〕失去知觉者。〔动〕失知觉。

མཐོངས་ཡངས 〔名〕露天。

མཐོན་ཀ 或 མཐོན་ག 〔名〕蓝宝石(五色宝石之一)。〔形〕宝蓝，天蓝；深蓝；碧。

མཐོན་མཐིང 〔名〕蓝玛玉。〔形〕深蓝；碧。

མཐོན་པོ 〔形〕高；高耸；巍峨。

མཐོར་འདེགས 〔语〕提高。

མཐོར་འཕེན་མེ་སྒྱོགས 〔名〕高射炮。

མཐོལ་བ 或 འཐོལ་བ 〔动〕认罪；直言忏悔。

མཐོལ་ཚངས 〔名〕认罪，赎罪。

མཐོལ་ཚོ 同 མཐོལ་བཤགས 〔语〕1.发露(佛)。2.不隐藏，不遮蔽，明说自己的过错；坦白。3.忏悔。

འཐག 〔名〕磨坊，磨石。

འཐག་པ 〔动〕未来式为 བཏག，过去式为 བཏགས，命令式为 ཐོགས。1.磨；研。2.纺织。

འཐད་གོས 同 མཐད་གོས 亦名 གཤམ་ཐབས。

འཐད་པོ 〔名〕下体。

འཐད་པ 〔动〕1.高兴；喜悦。2.合意。3.赞成；可意；同意。

འཐན 同 ནན་ཏན 〔副〕认真，郑重。〔形〕稳固；坚定。

འཐན་འདྲེ 〔名〕鬼魅。

འཐན་པ 〔形〕稳固。

འཐན་པོ 〔形〕坚定；不挠；勤勉。

འཐབ་གྱལ 〔语〕挑衅。

འཐབ་གྲུ 〔名〕战船，战舰。

འཐབ་གྲོགས 〔名〕战友。

འཐབ་ཇུས 〔名〕战略。

འཐབ་པ 〔动〕争斗，口角，战斗。

འཐབ་པོ 〔名〕斗争者。

འཐབ་ཕྱོགས 〔名〕阵线，战线。

འཐབ་བྲལ 〔名〕夜摩天，无诤天(佛)。

འཐབ་འབུ 〔名〕蟋蟀；促织。

འཐབ་ཇོ 〔名〕战斗；打架。

འཐབ་ཇོ་འགྱེད་པ 〔语〕打仗；作战。

འཐབ་རྩལ 〔名〕战术。

འཐབ་རྩོད 〔名〕斗争。

འཐབ་འཛིང 〔名〕战斗；奋斗。

འཐབ་འཛིང་པ 〔名〕战士。

འཐབ་ཁོབས 〔名〕战壕。

འཐབ་ཟ 〔名〕敌手；敌人；对手。

འཐབ་ར 〔名〕战壕；掩体；碉堡。

འཐབ་རགས 〔名〕壁垒；战壕；工事。

འཐབ་རོགས 〔名〕助战；战友。

འཐབ་ལམ 〔名〕征途。

འཐམ་པ 〔动〕未来式为 འཐམ，过去式为 འཐམས。1.相抱；执；握。2.领悟。3.联合。4.咬紧牙关。

འཐམས་པ 〔动〕1.为 འཐམ་པ 的过去式。2.亲爱；慈爱。

འཐལ་བ 〔动〕1.经过；超过；越过；渡过。2.不注意。3.变更。4.到；抵；来；去。5.过去；完成；逝去。

འཐས་པ 〔形〕坚实；牢固；强壮。

འཐིག་པ 〔动〕未来式为 འཐིག，过去式为 འཐིགས。滴下。

འཐིགས་པ 〔动〕为 འཐིག་པ 的过去式。

འཐིད་པ 〔动〕1.深思熟虑；考虑。2.猜疑；犹豫。

འཐིད་སྨོད 〔名〕毁谤；诬蔑；辱骂。

འཐིདས་པ 〔动〕透彻；铺起。

འཐིབ་པ 〔动〕未来式为 འཐིབ，过去式为 འཐིབས。笼罩；遮蔽；天阴。

འཐིབས་པ 〔动〕为 འཐིབ་པ 的过去式。

འཐིབས་པོ 〔形〕黑暗；浓密；天阴。

འཐིམ་པ 〔动〕为 ཐིམ་པ 的未来式。

འཐུ་བ 〔动〕未来式为 འཐུ，过去式为 འཐུས。1.中用；济事；有效。2.可行；可以。又：未来式为 བཏུ，过去式为 བཏུས，命令式为 ཐུས。采集；搜集；拾；捡。

འཐུག་པ 同 མཐུག་པ 或 མཐུག་པོ 〔形〕厚；密；深厚；浓厚。

འཐུང་བ 〔动〕未来式为 བཏུང，过去式为 བཏུངས 或 འཐུངས，命令式为 ཐུངས。饮，喝。

འཐུངས་པ 〔动〕为 འཐུང་བ 的过去式。

འཐུད་པ 同 མཐུད་པ 〔动〕加长；延长；续；接续；继续。

འཐུད་མ 〔名〕1.接的；接续之物。2.加长之物。

འཐུད་དམག 〔名〕援兵；后继部队；增援部队。

འཐུན་པ 〔动〕参看 མཐུན་པ。〔名〕樵夫；采集者。

འཐུབ་པ 〔动〕未来式为 གཏུབ，过去式为 བཏུབ，命令式为 ཐུབས。切；砍；锯；截；剁。

འཐུམ་སྒྲིག་པ 〔动〕包装。

འཐུམ་པ 〔动〕未来式为 བཏུམ 或 འཐུམ，过去式为 བཏུམས 或 འཐུམས，命令式为 ཐུམས。1.遮盖；包扎；封闭；包裹。2.蒙昧；糊涂。

འཐུམས་པ 〔动〕为 འཐུམ་པ 的过去式。〔形〕不毛；无所出。

འཐུར 〔名〕马笼头。〔动〕1.通。2.扰动。3.捡；采。

འཐུལ་བ 〔动〕1.未来式为 འཐུལ，过去式为 ཐུལ。为 འདུལ་བ 的自动式。驯顺；调柔。2.未来、过去、命令式均为 འཐུལ。冒烟；缭绕。3.未来式为 གདུལ，

过去式为 བཏུལ，命令式为 འཐུལ。磨；研。

འཐུས་པ 〔动〕1.为 འཐུ་བ的过去式。2.合意；可以；允许。

འཐུས་མི 〔名〕代表；代办者。

འཐུས་ཚང 〔名〕健全；完善；完备；十全十美。

འཐུས་ནོར 同 སོད་ནོར。

འཐེད 或 **འཐེད་པ** 〔名〕跛行者。〔形〕跛。

འཐེད་པོ 同 འཐེད 或 ཐེད་པོ 和 འཐེད་པ 〔名〕或〔形〕跛；瘸子。

འཐེདས་པ 〔动〕跛行。

འཐེད་ལ་ནོར 同 ཐེད……ནོར。

འཐེན་སྐྱུམ 〔名〕折扣，缩小；缩减。

འཐེན་སྒམ 〔名〕抽屉。

འཐེན་རྟགས 〔名〕减号（－）。

འཐེན་ཐབས 〔名〕减法。

འཐེན་པ 〔动〕未来式为 བཏེན，过去式和命令式为 ཐོན。1.拖；扯；吸；抽；拉。2.减少；扣除；扣；退。

འཐེན་འཕྲི 〔名〕裁减，折扣。

འཐེན་ཞིབ 〔名〕抽查。

འཐེནཤུགས 〔名〕拉力，引力。

འཐེབ 〔名〕基金。

འཐེབ་པ 同 ལྷག་པ 〔形〕盈余；剩余；多余；过多。

འཐེབས་པ 〔动〕未来式为 འཐེབས，过去式为 ཐེབས。为 འདེབས་པ 的他动式。1.推倒，推翻。2.陷入；套住。3.中；着（病）。4.到达；去。

འཐེམ་པ 〔动〕未来式为 འཐེམ，过去式为 འཐེམས。1.渗满；充满；满足；够数。2.包含；包括。

འཐེམས་ཏན 〔形〕殷勤；正直；坚定；诚实。

འཐེམས་པ 〔动〕为 འཐེམ་པ 的过去式。

འཐེར་པོ 或 **འཐེར་པ** 〔形〕

光滑。

འཐོ 代 མཐོ 〔名〕扎。

འཐོག་པ 〔动〕未来式为བཏག，过去式为 བཏགས，命令式为 ཐོགས。 1.拔。2.摘。3.掐。

འཐོན་པ 〔动〕未来式为འཐོན，过去式及命令式为ཐོན。 出行；出外。又：未来、过去式同前，无命令式。出现，出名；到达。

འཐོབ་པ 〔动〕未来式为འཐོབ，过去式为 ཐོབ。获得；得到。

འཐོམ་པ 〔动〕未来式为 འཐོམ，过去式为 འཐོམས。1，混乱；困惑。2.晕眩；迷惑。

འཐོམ་ཡོར 〔名〕傻子；呆子。

འཐོམས་པ 〔动〕为 འཐོམ་པ 的过去式。

འཐོར་མཐོ 〔名〕高峰。

འཐོར་འཐུང 〔名〕奠酒。〔语〕喷洒，漱口。

འཐོར་བ 〔动〕他动形式：未来式为 གཏོར，过去式为 བཏོར，命令式为 འཐོར。散播，洒。自动形式：未来式为 འཐོར，过去式为 ཐོར。脱落；离散。

འཐོལ་བ 〔动〕1.表白；坦白。2，发露。3.认罪；悔改。

ད

ད 〔名〕1.此刻，即，就。2.现在；现时；目下。

ད་ཁ 〔名〕现在；此刻；即刻。

ད་ག་སེ 〔语〕正是那个，正是那样（拉萨口语）。

ད་གད 同 ད་རྩག。

ད་གིན 〔副〕刚才，适才。

ད་གིན་ནས 〔副〕才，方才；刚才（表示很短时间以前，不大一会儿以前）。

ད་དགོང 〔名〕今晚。

ད་སྔོས 〔副〕尤其；特别，如：ད་སྔོས་ད 特别是现在。

ད་ཅི 〔副〕1.如是……则。2.近来；刚才；适才；前些时候。

ད་ཅི་ནས 〔副〕今后，以后。

ད་ཆ 同 ད་ལྟ 〔名〕现在，现今。

ད་ཆུ 同 དངུལ་ཆུ 〔名〕水银。

ད་ཉིད 或 ད་ལྟ་ཉིད 〔名〕此刻，如：ད་ལྟ་ཉིད་དུ 现今，目下。

ད་ལྟ 〔名〕方今，现在；目前。

ད་ལྟ་བ 〔名〕现在，现在式。

ད་ཕྱིན 〔副〕此后，自后；今后。

ད་དུང 或 ད་རུང 〔副〕尚且，犹，而且，还……。

ད་དྲག 〔名〕ད 重后加字的名称，为 ན་ར་ལ 三个后加字的重后加字。

ད་གཟོད 〔副〕才能，而后；嗣后；方才。

ད་ནང 或 ད་ནངས 〔名〕1.今晨，早上；早晨。2.即刻。

ད་བར 〔副〕直到现在，至今，迄今。

ད་ཕྱིན 〔副〕今后，此后；以后。

ད་བར 〔副〕至今；平生，从来；一直。

ད་བྱར 〔名〕(古)热地，热带；炎热地方。

ད་བེར 亦作 ཏ་བེར 〔名〕屏风。

ད་བྱིད 〔名〕水蜥蜴；大云虎(药)。

ད་ཙུག 同 ད་གད 〔副〕如何是好；怎样办。

ད་ཙུར 参看 དར་ཙུར。

ད་གཟོད 〔副〕才；才能；始能；然后；尔后。

ད་ཚ 同 ཚ་ཚད 〔名〕瘟热症。

ད་ཚུར 〔副〕忽然；即刻。

ད་ར 〔名〕酪浆；酸奶汁。

ད་རངས 〔名〕今晨，今早。

ད་རེན 同 ད་ལན 〔副〕这次，此次；这回，这趟。

ད་རུང 同 ད་དུང。

ད་རེ 〔名〕1.现在，这次。2.今天(西藏口语)。

ད་རེས་ཙམ 〔副〕暂时，暂且；临时。

ད་ལན 同 ད་རེན。

ད་ལམ 同 དེང་སང 〔名〕现时，目下，目前，当前。

ད་ལི 〔名〕黄花杜鹃(药)。

ད་ལིས 〔名〕冬青(药)。

ད་ལོ 〔名〕今年。

ད་ཤིག 〔名〕五味子(药)。

དྭ་རྒོད 〔名〕天南星(药)。

དྭ་ཕྲུག 〔名〕孤儿。

དྭ་བ 〔名〕南星，亦叫胆南星(药)。

དྭ་བ་ལོ་མ་གཅིག་སྐྱེས་ཅན 〔名〕独角莲(药)。

དག 〔形〕清净；洁净；无瑕；正确。〔数〕表双数或复数的字。〔副〕自然；确然。〔动〕为 འདག་པ 的命令式。

དག་ཀྱ 同 ཕྱེ་མ 〔名〕粉末。

དག་འགྲེལ 同 དག་ཆའི་འགྲེལ་བ 〔名〕校注；勘注。

དག་ཅི 〔名〕薄荷(药)。

དག་བཅོས 〔名〕修订；校正；改正，更正，指正。

དག་ཆ 〔名〕正字(非别字)。

དག་ཆའི་འགྲེལ་བ 同 དག་འགྲེལ。

དག་བརྗོད 或 དག་པ་བརྗོད་པ 〔名〕正确的讲述；正确的表述；正确的诠释。

དག་ཐེར 或 དག་ཏེར 〔名〕校正；校勘，修改，改正；整理；整顿。

དག་མདོག 〔名〕净色；白色。

དག་པ 〔动〕为 འདག་པ 的未来式和过去式。〔形〕1.清净；纯洁；清洁；干净。2.崇高；高尚；卓越。3.无疵；无瑕。4.正确。

དག་པ་ཉིད 〔名〕清净；干净；纯洁性。

དག་པ་རིག་པ 同 དག་པ་ཤེས་པ 〔语〕理智；正确的知识。

དག་ཕྱེ 〔名〕洗衣粉；肥皂粉。

དག་བྱེད 〔名〕水，风神，火。〔动〕改正，校正。

དག་སྦྱོར 〔动〕切合；符合；配合。

དག་ཆགས་བྱེད་འོས 〔语〕应为昭雪；查明；清理；弄清楚。

དག་རྡོས 〔名〕肥皂，香皂，胰子。

དག་ཡིག 〔名〕1.正字学；拼字法。2.正字。

དག་སེལ 〔名〕昭雪；平反。

དྭགས 〔形〕1.广袤；广阔；宽广。2.光亮。

དང 〔连〕1.和；与；及。2.表原因、时间。〔助〕表示劝告、祈求、命令等语气。

དང་ཀྱོག 同 དབུ་ཁྱུད 〔名〕藏文起首号“༄༅”的名称。

དང་ཀ 俗语 དང་ཁ 〔名〕1.口味；食欲。2.心口；胸口。

དང་ཐོག 〔副〕首先；起初，开初。

དང་དུ་ལེན་པ 〔语〕接受，情愿接受；担承，承当。

དང་པོ 〔名〕1.最初者；最早者；最高者。2.开端；起始。3.根本；本源。〔数〕第一。

དང་པོ་གསལ 〔名〕天亮；黎明。

དང་བ 〔形〕清净，纯洁。〔动〕欲；信，笃信，信仰。

དང་བླངས 〔名〕自愿，志愿，接受。

དང་བླངས་དམག 〔名〕志愿军。

དང་ས 〔名〕原处；原地。

དང་ར 〔名〕1.栏；厩；圈。2.院子。

དང་ལ 〔名〕1.水地。2.池沼；多泉之地。3.当拉（唐古拉山）。

དང་ལེན 〔名〕接受，响应；自愿；志愿。

དྭངས 或 **དྭངས་པ** 〔形〕1.灿烂；光辉；光彩；光泽。2.清，澄清。3.晴明；明朗。4.健康，爽快。

དྭངས་ཁྲག 〔名〕血清。

དྭངས་དགྲ 〔名〕主要仇敌。

དྭངས་མ 同 **ཁུ་བ** 〔名〕1.汁；汤汁。2.滋味；美味。3.精液。4.精华；精要。

དྭངས་གཙང 〔名〕纯洁；清白；廉洁。

དྭངས་སང 〔形〕澄净；滤清；洁净。

དྭངས་གསལ 〔名〕清明（二十四节气之一）。〔形〕清晰；澄清；爽朗；清澈；透明。

དད་བཀུར 〔名〕崇敬，敬仰，崇拜。

དད་གུས 〔名〕1.信仰，敬信。2.崇敬，恭敬，崇拜。

དད་འདུན 〔名〕1.虔敬，信仰。2.敬爱；崇仰。

དད་པ 〔名〕信仰；信心；虔诚。〔动〕信；笃信；坚信；信奉。

དད་མོས 〔名〕信仰，信奉；崇奉。

དན་ཁྲ 〔名〕巴豆(药)。

དན་ཏ 〔名〕蓖麻子(药)。

དན་རྟགས 〔名〕1.记号；符号。2.征兆。

དན་ད་ལི 〔名〕筛。

དན་རོག 同 དན་ཁྲ。

དབ་རིབ 〔形〕口齿不清。

དབ་ཚབ 〔形〕匆忙；急忙；惶恐；惶张。

དམ 〔形〕紧；牢；严。

དམ་ཁ 〔名〕印；图章；戳子。

དམ་རྒྱ 〔名〕1.印章；关防；钤记。2.法规；公约。

དམ་ཅན 〔名〕有誓愿者(密宗一种护法的名称)。

དམ་བཅའ 〔名〕1.立宗(佛)；宗旨；主题。2.发誓；立誓；誓言；保证。3.圣典。4.决心。

དམ་བཅའ་འཛོག་པ 〔语〕宣誓；发誓。

དམ་བཅའི་ཚིག 〔名〕誓词；誓言。

དམ་ཆོས 〔名〕正法；佛经；契经。

དམ་རྟོག་ཆེ་བ 同 དམ་དྲག་ཆེ་བ。

དམ་དུམ 〔名〕破片；零块；零星；零散。〔副〕1.同 ཐོར་བུ。2.各种；各样；各色。

དམ་རིམ་པ 〔名〕起誓；保证。

དམ་དྲག་ཆེ་བ 同 དམ་རྟོག་ཆེ་བ 〔语〕重视；严厉；严守法律。

དམ་ཉག 〔名〕恶口；凶恶的誓愿。

དམ་པ 〔名〕正人；圣人。〔形〕紧；稳定；坚实。

དམ་པོ 〔形〕1.紧；严；紧密；坚实。2.仄狭。

དམ་ཕྱག 〔名〕私章。

དམ་བྱི 〔名〕瓶。

དམ་འབྱར 〔名〕1.同 ཞུགས་སྦྱལ。2.封上。

དམ་ཚིག 〔名〕誓言；誓词；盟约。

དམ་མཚལ 〔名〕印泥；印色。

དམ་འཛིན 〔名〕抓紧；掌握；控制。

དམ་རྫས 〔名〕法物；法器。

དམ་སེལ་བ 〔语〕舍弃誓言。

དམ་སྲུད 〔名〕严守。

དར 〔名〕1.旗帜。2.丝；绫；绸；丝巾（哈达）。3.冰。〔动〕发达；繁荣；壮大。

དར་སྐུད 〔名〕蚕丝。

དར་ཁྱབ 〔名〕推广；普及；传播。

དར་རྒུད 〔名〕兴衰；盛衰。

དར་རྒྱས 〔名〕繁荣；发展；发达。

དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ 〔语〕发扬光大。

དར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ 〔语〕繁荣昌盛。

དར་ཅིག 同 སྐད་ཙམ 〔副〕一刻；顷刻；霎时；瞬息。

དར་ལྕོག 或 དར་ཅོག 〔名〕旗；幡。

དར་ཆ 〔名〕旗号；旗帜；旌旗。

དར་ཆ་སྒྲོད་མཁན 〔名〕旗手。

དར་ཆ་དམར་པོ 〔名〕红旗。

དར་ཆགས་པ 〔语〕结冰。

དར་འཛུག་པ 〔语〕使焕发。

དར་ཉམས 〔名〕朝气；兴旺之气。

དར་རྟགས 〔名〕旗号。

དར་དིར 〔象〕嗡嗡声。

དར་དྲག 〔形〕非常兴盛；很兴旺。

དར་མདོ་རྫོང 〔名〕康定县（四川省甘孜藏族自治州的一个县）。

དར་པོ་ཆེ 〔名〕大旗；纛。

དར་དཔྱངས 或 དར་ཞག 〔名〕飘带。

དར་སྤེལ 〔名〕发扬；倡导；开展；提倡。

དར་སྤེལ་གཏོང་བ 〔动〕振兴。

དར་བ 〔名〕酪汁。〔动〕成

〔形〕繁荣；发达；发展；展布；扩大；传播。

དར་བབ་མ 〔名〕少女。

དར་བབས 同 དར་ལ་བབས་པ 〔名〕青年。

དར་ཐུབས་གཅིག 〔语〕一匹绸，正匹绸。

དར་འབུ 〔名〕蚕。

དར་འབུ་ཤི་རོ 〔名〕僵蚕(药)。

དར་མ 〔名〕中年，壮年。

《དར་དམར》དུས་དེབ 〔名〕《红旗》杂志。

དར་སྨན 〔名〕1.壮药；补药。2.同 དར་ཚུར。

དར་ཅམ 〔副〕顷刻，片刻。

དར་བཙག 〔名〕过滤器，滤布，丝罗。

དར་རྩ 〔名〕动脉。

དར་ཚགས 〔名〕细箩；细筛子。

དར་ཚིལ 〔名〕胖；壮，肥壮。

དར་ཚུར 〔名〕明矾，白矾。

དར་ཚོན 〔名〕彩绸；绫；绢。

དར་ཟབ 〔名〕绫罗。

དར་ཡ་ཀན 〔名〕塘谷耳黄芪(药)。

དར་ལྕོག 同 དར་དཔྱངས。

དར་ཡོལ 〔名〕1.壮年已过。2.绸帘。

དར་རལ 〔名〕皮破，破裂。

དར་རིམ 〔名〕1.进程。2.冰层。

དར་རོ་རྫོག 〔语〕盛行的一切，发展的一切。

དར་ལ 〔名〕绫，细布；纱布。

དར་ལ་བབས་པ 同 དར་བབས。

དར་ཞིང 〔名〕绫。

དར་ཤམ 〔名〕1.丝服的下边，2.芭蕉。

དར་ཤིང 〔名〕1.一种药果。2.桑树。3.旗杆。4.桅樯。

དར་ཤིང་གི་ལོ་མ 〔名〕桑叶(药)。

དར་གཤག་གྲུ་གཟིངས 〔名〕破冰船。

དར་སི 〔名〕生丝。

དར་སེང 〔名〕薄绸；薄绫。

དར་སོ 〔名〕发达。

དར་སྲིན 〔名〕蚕。

དར་སྲོལ 〔名〕风尚。

དར་སྲོལ་ངན་པ 〔语〕恶劣风气；坏风气。

དར་ཧན 〔名〕（蒙）旧时被免除徭役赋税的人。

དལ 〔形〕1.慢。2.闲暇。

དལ་ཁ 〔名〕1.瘟疫；传染病。2.侵害；灾害。

དལ་འགྲོ 〔语〕慢慢行走；河水的缓流；慢慢移动。

དལ་འགྲོའི་རྒྱུད 〔名〕河流；海洋。

དལ་ཅིག 〔副〕1.一次。2.顷刻。

དལ་རྟེན 〔名〕1.人身，躯体。2.暇依（佛）。

དལ་དལ་སྟུད་སྟུད 〔语〕慢条斯理。

དལ་དུ་བདངས་པ 〔语〕1.努力；勤奋。2.激励。

དལ་བོ 〔形〕1.徐慢；迟缓。2.庸弱。

དལ་བ 同 ཁོམ་པ 〔名〕或〔形〕安闲；闲暇；安静；缓慢。

དལ་བུ 同 དལ་བ。

དལ་བོན 〔名〕本教的一派。

དལ་འབབ 〔名〕流水。

དལ་འབྱོར 〔名〕1.幸福。2.暇满人身（佛）。

དལ་མ 同 གར་མཁན་མ。

དལ་མོ 〔形〕徐徐，慢慢，静；平静。

དལ་ཡམས 参看 དལ་ཁ。

དས་ཆད 〔语〕声音断绝。

དས་འཕྱལ 〔名〕藏文 ད 前加字。

དི·རི·རི 〔象〕轰隆隆。

དིག 参看 དིག་པ。

དིག་སྐྱན 〔名〕鸽子。

དིག་པ 〔名〕1.口吃，如：ཁ་དིག་པ 口吃者。2.呆痴。

དེང 〔名〕现在；目前。

དིང་དིང 〔象〕丁冬。

དིང་ཤོན 〔名〕绣花缎。

དིང་རི 〔名〕定日（西藏日喀则地区的一个县）。

དིང་སང 〔名〕现在，目前。

དིམ་པ 〔动〕沉没；下沉。

དུ 〔介〕用于藏文后加字 ང་ད་ན་མ་ར་ལ 之后。参看 ལ。〔代〕若干；多少。

དུཿཁ 〔名〕（梵）痛苦。

དུ་ཁུག 〔名〕烟袋。

དུ་ཁུང 〔名〕烟窗；烟囱；烟筒。

དུ་ཅན་རྡོ་སོལ 〔名〕有烟煤。

དུ་ཕྱེ 〔名〕灰穗，有黑穗病的病穗。

དུ་ཐལ 〔名〕烟灰。

དུ་དྲེག 〔名〕烟垢。

དུ་མདེལ 〔名〕烟幕弹。

དུ་སྤྲིན 〔名〕云烟；烟雾。

དུ་བ 〔名〕烟，烟雾。

དུ་བ་མཇུག་རིང 〔名〕1.彗星。2.火绳。

དུ་བ་འཛིབས 〔名〕大黄蜂。

དུ་བ་རལ་བ 〔名〕炊烟；袅袅炊烟。

དུ་མ 〔代〕1.许多；若干；几个。2.各种。

དུ་མེད་རྡོ་སོལ 〔名〕无烟煤。

དུ་ཤག 〔名〕1.烟气。2.晨夕烟雾。

དུ་རེ་བ 〔副〕常，相续。

དུག 〔名〕毒。

དུག་སྐྱོན 〔名〕毒害。

དུག་ཁང 〔名〕浴室。

དུག་ཁུ 〔名〕毒液。

དུག་འགོག 〔名〕防毒。

དུག་རྒྱུན 〔名〕流毒；余毒。

དུག་ཅན 〔名〕或〔形〕有毒的，有毒者。

དུག་བཅོམ 〔名〕消毒，解毒，克毒。

དུག་ཆགས 〔名〕为害；有害。

དུག་ཆེན 〔名〕砒霜（药）。

དུག་འཇིལ་བ 〔语〕消毒。

དུག་གཉེན 〔名〕 消毒剂。

དུག་གཏོང་བ 〔动〕 放毒。

དུག་ཐབས 〔名〕 毒计，毒辣的手段。

དུག་པ 〔名〕 旧衣服；补缀的衣服。

དུག་པོ 〔形〕 褴褛，破旧。

དུག་འཕྲོག 〔名〕 消毒物。

དུག་བུས་པ 〔语〕 发芽。

དུག་དཔལ 〔名〕 毒力。

དུག་སྦལ 〔名〕 癞蛤蟆。

དུག་སྦྲང 〔名〕 蚊子。

དུག་སྦྲུལ 〔名〕 毒蛇。

དུག་མོ་ཉུང 〔名〕 连翘(药)。

དུག་ཚེ 参看 དུག་པོ。

དུག་རྩ 〔名〕 毒草。

དུག་རྫས 〔名〕 毒素(有毒物质)，毒品。

དུག་ཟན 〔名〕 毒饵。

དུག་ཟོན 〔名〕 防毒。

དུག་རོ 〔名〕 余毒；流毒。

དུག་རླངས 〔名〕 毒气。

དུག་ལོ 〔名〕 1.毒叶。2.榕树。

དུག་ལོག 〔名〕衣服(西藏口语)。

དུག་ཤེད་ཆེ་བ 〔语〕 剧毒。

དུག་སེལ 〔语〕 消毒。〔名〕共鸣鸟，雪鸡。

དུག་སོ 〔名〕毒牙(如毒蛇之牙)。

དུག་གསུམ 〔名〕 三毒，即：贪、瞋、痴(佛)。

དུགས 〔名〕 1.发炎；炎症。2.温暖；热度。3.温熨疗法。4.嫉妒；仇视；报复。〔动〕使温暖。

དུགས་ཁང 〔名〕 1.暖室。2.浴室。

དུང 〔名〕 1.螺，海螺。2.海螺壳；号角。

དུང་དཀར 〔名〕 白螺。

དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ 同 དུང་མཆོག。

དུང་མཁན 〔名〕司号员；号手。

དུང་འཁྱིལ་བ 〔语〕 螺旋。

དུང་ཟི་བུས་པ 〔语〕 忧愁，

苦恼。

དུང་ཆེན 〔名〕号筒，长号；大号。

དུང་ཆེན་མེ་ཏོག 〔名〕喇叭花。

དུང་མཆོག 同 དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ 〔名〕珍贵螺贝(右旋螺贝)。

དུང་དུང 〔形〕1.痛苦；为热所苦。2.踌躇，蹒跚。3.自然而成；不劳而成。

དུང་རྡོ 〔名〕贝壳化石。

དུང་བར 〔名〕号角。

དུང་པན 〔名〕(汉)铜盘，盆子；脸盆。

དུང་ཕྱུར 或 དུང་འཕྱུར 〔数〕亿；万万。

དུང་བ 〔名〕情感；情操。

དུང་འབུད 〔名〕吹号的；号手。

དུང་འབུད་པ 〔语〕吹号。

དུང་འབྲས 〔名〕接骨石。

དུང་ཡག 〔名〕消失；无痕迹；根除。

དུང་སེམས 〔名〕坦率，诚恳；热心；诚挚；感情；情意。

དུང་སོ་འཁོར་མ 〔名〕齿如编具；牙齿排列如白色螺贝。

དུངས 〔名〕爱恋，痛爱。

དུད་ཀ 〔形〕烟色，赤黑色。

དུད་ཁ 〔名〕人户，人家。〔形〕同 དུད་ཀ。

དུད་ཁང 同 དུག་ཁང。

དུད་ཁུ 〔名〕烟汁。

དུད་ཁུག 〔名〕烟袋。

དུད་གྲངས 〔名〕户数。

དུད་འགྲོ 〔名〕畜生(俯身而行者)。

དུད་གཅིག་མ 〔名〕单门独户，单立一间屋。

དུད་ཐོ 〔名〕户籍，户口；户口簿。

དུད་དུད་ཀུ་ཀུ 〔名〕斑鸠。

དུད་མདེའུ 〔名〕烟幕弹。

དུད་པ 〔名〕1.烟。2.画眉毛用的烟油。〔形〕谦逊；谦恭；虔诚，敬重。〔动〕1.打结；

系。2.俯身；鞠躬。

དུད་ཚང 同 མི་ཚང 〔名〕家庭；人家。

དུད་སྤྲད 〔名〕烟气；烟味。

དུན་པ 代 འདུན་པ 〔名〕勤勉；希望；欲望；愿望。

དུབ་པ 〔形〕疲劳；疲倦；疲乏。

དུམ 〔名〕小盘；小盆。〔形〕少；少许。〔量〕块。

དུམ་པ 〔量〕1.卷；部。2.段，块；某些。

དུམ་པོ 〔形〕大片，大块。

དུམ་བུ 同 དམ་དུམ 〔量〕1.部；截；段。2.小块；零块，份。

དུམ་བུ་གསུམ་པ 〔名〕1.蔺娄(药)。2.第三部分；第三段。

དུམ་བུར་བགོ་བ 〔语〕瓜分。

དུམ་ཡོད 同 ལས་དཔོན 〔名〕工头；监工者。

དུར་ཁ 〔名〕白草(药)。

དུར་ཁང 〔名〕灵堂；墓道；墓室。

དུར་ཁྲོད 〔名〕墓场；坟地；尸林；葬场，化尸场。

དུར་རྒྱས 或 དུར་བརྒྱགས 〔名〕献于死者的食物。

དུར་མཆོད 〔名〕扫墓；上坟；祭坟。

དུར་དུར 〔象〕嘟嘟声。

དུར་རྡོ 〔名〕墓碑。

དུར་གནས 或 དུར་ས 〔名〕葬所，尸林；坟墓；葬场。

དུར་བ 〔名〕百节草；芳草；野谷草。〔形〕匆促；急忙。

དུར་བྱ 〔名〕食尸鹰；鹫；白背鸢。

དུར་བྱང 〔名〕墓碑。

དུར་བྱིད 〔名〕蔺娄(药)。

དུར་ཚན 〔名〕阴宅；茔地；坟地。

དུར་མཆོད 同 དུར་གནས。

དུར་རྫས 〔名〕殉葬物。

དུར་ཕྱ 同 ཕྱི་རོལ 〔名〕外面；外边。

དུར་ས 〔名〕墓场，坟场；坟墓；尸林。

དུལ་མ 〔名〕1.淑女。2.粉末；碎末。

དུལ་མོ 〔形〕制服了的；驯服的；驯养的。

དུས 〔名〕时；时间；季；季节。〔数〕四（用四季的"季"，借代作"四"）。

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད 〔名〕时轮续（一部密教的书）。

དུས་ཀྱི་ཆ་ཤས 〔名〕时分，如：年，季、月、日、时等。

དུས་སྐབས 即 དུས་ཀྱི་སྐབས 〔名〕时候；时间；阶段；时代；时期。

དུས་འཁོར 即 དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ 〔名〕1.时轮（佛）。2.周期。

དུས་འཁྲུགས 〔名〕乱世；凶年。

དུས་བགོ་བ 〔动〕分期。

དུས་འགོ 〔名〕初期。

དུས་འགྱངས 〔名〕缓期，时间推迟，延迟。

དུས་འགྱུར 〔名〕事变；变化。

དུས་རྒྱུན 〔名〕平时，平常，经常。

དུས་སྔ་མ 〔名〕早期。

དུས་བཅད 〔名〕限期；定时。

དུས་གཅིག 〔名〕一时；同时。

དུས་ཆེན 〔名〕节日；纪念日。

དུས་མཇུག 〔名〕晚期，后期，末期，末日。

དུས་མཉམ་དུ 〔副〕同时。

དུས་བཏབ་པ 〔语〕约时，约会，定期。

དུས་ཐར 〔语〕按时，准时，及时。

དུས་སྟོན 〔名〕1.斋期；节筵，年筵。2.庆贺；庆祝；纪念。

དུས་བསྟུན 〔名〕适时；按时。

དུས་ཐུག་པ 〔语〕1.忽然相逢；巧遇；巧合。2.适逢其时。

དུས་ཐུང་གླ་པ 〔名〕短工。

དུས་ཐོག 〔名〕及时；准时，按时。

དུས་མཐའ 〔名〕1.末日；末期。2.坏劫（佛）。

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ 〔语〕一切时候；任何时候；无论时何。

དུས་དུས་སུ 〔副〕常常，有时，及时；按时。

དུས་དེབ 〔名〕期刊，刊物，杂志。

དུས་འདའ་བ 〔语〕过时光，混日子。

དུས་འདས 〔名〕1.去世；逝世；死亡。2.过去时。3.时间消逝。

དུས་གནས 〔名〕时局。

དུས་བབ 〔名〕形势。

དུས་བབས 〔语〕到时候，适时；如期；按期。

དུས་ཚིགས 〔名〕季度；季节；节气，时节。

དུས་ཚོད 〔名〕时，时刻，钟点。

དུས་ཚོད་འཁོར་ལོ 〔名〕1.表；钟。2.日晷。

དུས་ཚོད་ངེས་ཅན 〔名〕定期。

དུས་ཚོད་ཐུང་བ 〔语〕短期，短促。

དུས་མཚམས 〔名〕1.昼夜的分际。2.时代。

དུས་མཚམས་ཕྱེ་བ 〔语〕分期。

དུས་འཛིན 〔名〕期票，持时(阎罗王的藻词)。

དུས་ཟིང 〔名〕事件(骚乱)。

དུས་གཟིངས་པ 〔名〕乱世。

དུས་བཟང 〔名〕吉日，良辰；佳期。

དུས་ཡོལ་བ 〔语〕太迟；过时；超时。

དུས་རབས 〔名〕年代，时代；世代，世纪。

དུས་རིམ 〔名〕阶段。

དུས་རྦབས 〔名〕潮流，风潮。

དུས་རླུང 〔名〕季风。

དུས་ལོག 〔名〕凶岁，灾年。

དུས་ཤེས་པ 〔名〕星算家；占卦者，星相家。

དུས་སུ་སྨིན་པ 〔语〕1.成熟。2.应运而生。

དུས་སུ་ཐོབ་པ 〔语〕如期得到，应时而得。

དུས་སུ་ཏུང་བ 〔语〕适时。

དུས་སྲིད 〔语〕缓期。

དུས་གསེང 〔名〕余暇，空闲。

དེ 〔代〕彼，其，他，那，它。〔连〕为ཕྱག་པཅས文法字之一，用于后加字 ད 之后，与 ཏེ 和 སྟེ 表义同。

དེ་ཀ 或 དེ་ཁ 〔代〕其，彼，那个，即此。

དེ་སྐད 〔语〕如此说，如斯云云。

དེ་ཁར 〔副〕1.在其上，那上面。2.其时，当……时。

དེ་ཁྲལ 同 དེ་ཁོངས 〔语〕在其支配之下，属其权限之内。

དེ་ཁོ་ན 〔名〕真实，本体。〔语〕即此，唯此，正是。

དེ་ཁོངས 同 དེ་ཁྲལ。

དེ་ག 同 དེ་ཀ。

དེ་ག་རང 〔语〕正是，正好是，恰巧是（西藏口语）。

དེ་རྗེས 〔语〕嗣后。

དེ་ཉིད 〔名〕本质，本性，自性，本体，本身。〔代〕那个。

དེ་སྙེད 同 དེ་སྲིད 〔副〕如数，如是之多，尽如其数，乃至。

དེ་ལྟ 〔副〕似彼，如此，这样。

དེ་ལྟ་ན 同 དེ་ལྟར。

དེ་ལྟར 〔副〕似彼，依此。

དེ་ཐད 参看 དེ་ཐིར。

དེ་དག 〔代〕1.那些。2.他（它）们。

དེ་དུས 〔代〕那时，其时。

དེ་ཕྱིན 〔连〕因此，为此。

དེ་འདྲ 〔副〕1.似彼。2.象这样。

དེ་ན 〔副〕1.在其中。2.在彼处。3.那末。

དེ་ནས 〔副〕复，复次，于是，从此，此后，以后。

དེ་ནས་བཙམས་ཏེ 〔语〕自此后，从此后，自此以后。

དེ་པ 〔代〕彼处；那个。

དེ་ཕོ 同 རབ་ཏུ 或 ཤིན་ཏུ 〔形〕级；甚；很；非常。

དེ་ཕོ 〔名〕雄雏；雄鸡。

དེ་ཕྱིར 〔连〕因此；所以；是故。

དེ་འཕྲལ 〔副〕立即；即刻。

དེ་འཕྲོས 同 དེ་ལྷག 〔名〕1.其余；剩余。2.继续；其后。

དེ་བས 〔连〕1.比；较之。2.因彼；因此；是故。

དེ་མ་ཐག་ཏུ 〔副〕无间隔；立即；随即；马上。

དེ་ཙ་ན 〔副〕那时；当时。

དེ་ཙམ 〔副〕仅那些；仅那样。

དེ་ཙོ 同 དེ་ཚོ。

དེ་ཚོ 〔代〕那些；他（它）们。

དེ་མཚུངས 〔语〕同彼；同样；如同。

དེ་འཛིན 〔语〕接受。

དེ་ཞག 〔代〕彼日；那一天。

དེ་བཞིན 〔副〕如是；如彼。

དེ་བཞིན་ཉིད 〔名〕1.真如；空性（佛）；本性。2.真实；实际。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ 〔名〕如来（佛）。

དེ་འོག 〔副〕以下；此后。

དེ་ཡང 同 དེའང 〔副〕或〔连〕1.此亦；彼亦。2.即；就是。3.又；其次；复次。

དེ་རག 〔副〕1.直接。2.即刻；立刻。

དེ་རད 同 དེ་ག་རད。

དེ་རིང 〔名〕今天；今日。

དེ་ཤིད 同 དེ་སྲིད。

དེ་ལྷག 同 དེ་འཕྲོས。

དེང་སྐབས 〔名〕现时；现代；现今。

དེང་བ 〔动〕为 འདེང་བ 的未来式。

དེང་རབས 〔名〕现代。

དེང་རབས་ཅན་བཞི 〔名〕四个现代化。

དེང་སང 〔名〕目前；现今；现时。

དེངས 〔动〕为 འདེང་བ 的命令式。〔形〕老，旧。

དེད་པ 〔动〕为 འདེད་པ 的过去式。

དེད་དཔོན 〔名〕1.商主，外商。2.船长，舵手。3.向导。

དེབ 〔名〕本子；簿册；案卷。

དེབ་སྒྲིལ 〔名〕挂号(邮件)。

དེབ་སྔོན 〔名〕《青史》，藏族一部历史著作，作者为旬努贝尔 (གཞོན་ནུ་དཔལ)。

དེབ་ཆུང 〔名〕小册子；袖珍本。

དེབ་ཐེར 〔名〕1.册子，簿册。2.亦作 དེབ་ཡིག。3.史册，史籍，如：དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ 青史。

དེབ་ཐེར་དཀར་པོ 〔名〕《白史》，藏族一部历史著作，作者为根敦琼培 (དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ)。

དེབ་ཐེར་དམར་པོ 〔名〕《红史》，藏族一部历史著作，作者为蔡巴滚尔多吉 (ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ)。

དེབ་པ 〔名〕1.著作。2.敷药，膏药。

དེབ་ཡིག 〔名〕文卷，目录。

དེབ་བཤུས་མ 〔名〕写本，手抄本。

དེབ་སིལ 〔名〕活页；活页本。

དེའི་སྐབས་ལ 〔语〕那个当儿。

དེཙ 〔形〕小，少。〔副〕将近，几乎。

དེཙ་ར 同 ཅུང་ཟད 〔副〕1.稍微，少许。2.将近。

དེཙ་ཤི་སྐད 同 དེཙ་བསད 〔语〕临死；临终；临刑。

དེས་ན 〔连〕是故，是以，因之，因此；所以。

དེས་པ 〔形〕1.高贵；纯洁；佳美。2.秉性柔和；调柔。3.同 ཕྱ་ནོམ་པ。

དོ 〔数〕两，二(仅用于度量中，如：རྒྱ་མ་དོ 二斤，

གོམ་པ་ནོ 两步）。〔助〕语终词之一。

ནོ་ཀེར 〔名〕发，髻，缠头。

ནོ་ཁུར 〔名〕关注，关心，重视。

ནོ་གལ 〔形〕重要，重大。

ནོ་དགོངས 同 ནོ་རུབ 〔名〕今晚。

ནོ་ཚད 同 གོ་ཚད 〔形〕有用；适用，中用。

ནོ་མཉམ 〔名〕平衡，对应。

ནོ་དམ 〔名〕1.管押，管理，管制。2.付托，信托。

ནོ་ཏོ་བ 〔名〕嫉视，嫉妒。

ནོ་རུབ 同 ནོ་དགོངས。

ནོ་སྣང 〔名〕留神，经心，留心，注意，检点。

ནོ་བ 〔名〕1.助手。2.仆人。

ནོ་བོ 〔名〕驮子。

ནོ་ཐུག 参看 ཏ་ཐུག。

ནོ་བོ 〔名〕负荷物，驮子。

ནོ་མི་ཚད 〔语〕不能比；不能匹敌。

ནོ་མེད་པ 〔语〕无敌；无匹对。

ནོ་ཚ 〔名〕需要。

ནོ་ཚོད 同 འཕྲལ་དུ 〔副〕迅速，立即。

ནོ་ཞག 〔名〕今日，目前。

ནོ་ཟན 〔名〕（古）假宝石。

ནོ་ཟླ 〔名〕伙伴；同伴；对等者。

ནོ་ར 〔名〕1.戏台；舞场。2.牧场，草地，草场，林园。

ནོ་ལི 亦作 ནོ་ཤི 〔名〕轿。

ནོ་ཚོ 或 ནོར་ཚོ 〔名〕1.颈饰；颈珠。2.肩饰。

ནོ་ཤལ 〔名〕项珠，璎珞，胸饰。

ནོ་ཤི 〔语〕将近于死，几乎死去。

ནོ་གསོད 〔语〕将杀，临刑。

ནོག 〔名〕1.块，团，包。2.子苞。

ནོག་ནོག 〔形〕成堆的；整块。

ནོག་པ 〔名〕1.子苞，花苞。2.束，绺，握。〔形〕亦作

དོག་པོ 或 དོག་མོ 1.仄狭，狭隘。2.严紧。

དོག་པ་མེད་པ 〔语〕未结果实；无穗头。

དོག་པོ 〔形〕不宽；狭窄。

དོག་མ 〔名〕1.前面；前部。2.安立；设立。

དོག་མོ 〔名〕1.大地。2.险处。〔形〕狭窄；狭小。

དོག་ལམ 〔名〕隘路。

དོག་ལེ 〔名〕锅；炒瓢；炒杓。

དོག་ས 〔名〕险处；狭地。

དོགས་གཅོད 〔名〕断疑，解惑；打破顾虑。

དོགས་ཆེ་བ 〔语〕多疑；疑虑。

དོགས་འཆར 〔名〕怀疑；顾虑；置疑。

དོགས་འདྲི 〔名〕疑问。

དོགས་གནས 〔名〕疑点；疑问。

དོགས་པ 〔名〕或〔形〕1.恐惧；惊慌。2.疑惑。〔动〕畏；恐惧；猜忌；疑惑。

དོགས་པ་ཟ་བ 〔语〕多心；怀疑。

དོགས་ཟོན 〔名〕警惕；提防；防备。

དོང 同 ཁུང 〔名〕沟；穴洞；地坑；坑道；管道。

དོང་ཁ 〔名〕1.深洞。2.壕沟。3.管道。

དོང་ཀ 〔名〕牙皂树。

དོང་ཆུ 〔名〕井水；窖水。

དོང་པ 〔名〕箭筒；箭套。

དོང་པོ 〔名〕管，筒。

དོང་སྒྱགས 〔语〕掘坑；穿洞。

དོང་བ 〔动〕为 འདོང་བ 的未来式。

དོང་མོ 或 ལྡོང་མོ 〔名〕打酥油茶的筒子。

དོང་ཙེ 同 དོང་ཚེ 〔名〕(汉)铜子；铜币；钱。

དོང་ཟེ 〔名〕黄蜂。

དོང་ལམ 〔名〕地道；坑道；巷道。

དོངས 〔动〕为 འདོང་བ 的命令式。

དོད 〔名〕代理者；代替者；顶替者。〔形〕有限。

དོད་པ 〔动〕耸起，突出，鼓起；浮出；出现。

དོན 〔名〕1.意义；意思，意味。2.中心；精义。3.原因；理由；目的。4.事；事务；职务。5.福利，利益。〔代〕七十一到七十九中间的数词，如：བདུན་ཅུ་དོན་………གཅིག 七十一，简称时可代七十，如：དོན་གཅིག 七十一，དོན་དགུ 七十九。

དོན་རྐྱེན 〔名〕事件(骚乱)。

དོན་མཁན 同 དོན་མཐུན་པ 〔名〕1.商人；客商。2.同行；同事。

དོན་ཚོ་བ 同 དོན་རྟོགས་པ。

དོན་གྲུབ 〔名〕成就；义成。

དོན་འགལ 同 དོན་མི་མཐུན་པ 〔名〕义理相反；意义矛盾。

དོན་འགྱུར 〔名〕有意义；有必要。

དོན་འགྲེལ 〔名〕引申；解释。

དོན་སྒྱུར 〔名〕意译。

དོན་དོ་མ 〔名〕事实。

དོན་དངོས 〔名〕实际；事实；实质。

དོན་ལྔ 〔名〕1.五脏，即：心、肝、脾、肺、肾。2.五义，即：色、声、香、味、触(佛)。

དོན་ཅན 同 དོན་ལྡན 〔名〕有用；有意义，有益。

དོན་གཅོད 或 དོན་གཅོད་པ 〔名〕办公，办理；办事；处理事务；决断事情。

དོན་ཆེ་བ 〔名〕意义重大；大事。

དོན་ཆེན 〔名〕大事。

དོན་འཛལ་བ 〔语〕1.了解义理。2.调查。3.交代事情。

དོན་བརྗོད་པ 〔语〕叙事；叙述。

དོན་བརྗོད་ཡི་གེ 〔名〕叙事文；记叙文。

དོན་ཉམས་པ 〔语〕1.衰败。2.利益减少。

དོན་གཉེར 〔名〕1.管理，看守。2.求利，希求。3.致力于……，热衷于……。

དོན་སྙིང 〔名〕1.目的。2.核心，要义。

དོན་རྟོགས་པ 同 དོན་གོ་བ 〔语〕1.了解意义。2.领会，领悟。

དོན་སྟོང་པ 〔语〕1.无目的，无意义。2.空虚，空洞。

དོན་ཐག་གཅོད་པ 〔语〕定案。

དོན་མཐུན་པ 参看 དོན་མཁན。

དོན་དག 〔名〕事，事情，事业，事务。

དོན་དམ 或 དོན་དམ་པ 〔名〕胜义(佛)；真实的意义。

དོན་དུ 〔连〕为了，由于，因为，以此，为此。〔副〕实际上……，事实上……。

དོན་འདོད་པ 〔名〕1.求事者。2.谋事者。3.乞丐。

དོན་འདྲ་བའི་ཚིག 〔名〕同义词。

དོན་ལྡན 参看 དོན་ཅན。

དོན་ལྡོག་པའི་ཚིག 〔名〕反义词。

དོན་པ 参看 འདོན་པ。

དོན་པོ 〔名〕1.需要，要点。2.目的。

དོན་སྤྱི 〔名〕1.概念，总义。2.抽象。

དོན་ཕན 〔名〕1.五灵脂(药)。2.于事有益。

དོན་བྲིས 〔名〕写意。

དོན་མང་བའི་མིང 〔名〕多义词。

དོན་མི་མཐུན་པ 同 དོན་འགལ。

དོན་མེད 〔语〕无用，无效，无故，无意义，无目的，空洞。

དོན་མེད་སྟོང་བཤད 〔语〕空对空(言论)。

དོན་རྩ 〔名〕原则，纲要，要

点；要义；理由。

དོན་ཚན 〔名〕条；节；款；项。

དོན་ལ་གཡེང་བ 〔语〕消极怠工；松懈。

དོབ་དོབ་སྨྲ་བ 〔语〕1.胡言乱语。2.结巴；口吃。

དོམ 〔名〕1.熊；棕熊。2.账债。

དོམ་མཁྲིས 〔名〕熊胆(药)。

དོར 〔名〕1.拉车或耕地的一对牛马。2.双，对；两个。

དོར་ཐུ 〔名〕裤裆。

དོར་ཐུད 〔名〕裤衩。

དོར་བ 〔动〕为 འདོར་བ 的过去式。

དོར་མ 〔名〕裤子。

དོལ 〔名〕1.网；鱼网。2.托尔(西藏山南地区的一个地名)。

དོལ་ཆོད 〔语〕1.果断；决断；无所踌躇。2.勇往；奋勉。

དོལ་བུ 〔名〕1.同 དོལ。2.托尔浦（西藏山南地区朗县一地名)。

དོལ་བོན 〔名〕本教的一派。

དོས 或 དོས་པོ 〔名〕驮子，行李包，负荷物。

དོས་ཁང 〔名〕货场。

དོས་འཁོར 〔名〕货车。

དོས་ཆས 〔名〕驮子，包裹，行李。

དོས་ཆེ 同 འབོར་ཆེ་བ 或 བོངས་ཆེ་བ 〔名〕1.大量；大批。2.体积大。

དོས་དྲག 〔形〕紧迫；紧急，匆忙。

དོས་པ 〔名〕苦力，背运工。

དོས་པོ 〔名〕驮子。

དོས་ར 〔名〕货场。

དྲ་ཁུག 〔名〕网兜；网袋。

དྲ་གྲི 〔名〕裁刀；剪刀。

དྲ་རྒྱ 〔名〕罗网；鱼网；圈套。

དྲ་ཞེ 〔名〕扁平篮子。

དྲ་འདྲུབ 〔名〕裁缝。

དྲ་ཕད 〔名〕网袋；网篮。

དྲ་ཕྱེད 〔名〕半璎珞，一种供物；一种房屋装饰。

དྲ་བ 〔名〕1.项珠，璎珞。2.网；格子。3.裁缝。〔动〕未来式为 དྲ，过去式和命令式为 དྲས。剪；裁；削。

དྲ་བ་ཅན 〔名〕1.蜘蛛的别名。2.甲胄。3.同 ཀྲ་བ。

དྲ་མ 〔名〕1.写算的牌板。2.窗子。〔形〕精明，聪明；干练。

དྲ་མིག 〔名〕格子，格孔，窗棂，网眼。

དྲག 〔动〕1.愈。2.可以；行。〔形〕强有力，勇猛，猛烈。

དྲག་སྤྱོད 〔名〕激进。

དྲག་སྤྱོད་པ 〔名〕激进派。

དྲག་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཁག 〔名〕激进派。

དྲག་གིས 〔副〕坚定；狠狠地；使劲地。

དྲག་སྔགས 〔名〕猛咒(佛)。

དྲག་ཅན 〔名〕强有力者，可畏者。

དྲག་ཆར 〔名〕暴雨；猛雨；倾盆大雨。

དྲག་ཆས 〔名〕武装。

དྲག་ཆས་སྤྲས་པ 〔语〕武装。

དྲག་འཇུན 〔名〕强制，制伏。

དྲག་ཏུ 〔副〕1.强有力；猛烈地；狠狠地；使劲地。2.热忱；恳切。3.疾速，快。

དྲག་དལ 〔形〕缓急；快慢，刚柔。

དྲག་ནད 〔名〕1.险症；急症。2.痛风症。

དྲག་གནོན 〔名〕镇压。

དྲག་པ 〔形〕1.高尚，尊贵。2.有名，有权，权威。

དྲག་པོ 或 དྲགས་པོ 〔名〕凶神。〔形〕凶恶，可畏；凶猛；猛烈；激烈；强烈；尖锐。

དྲག་དཔུང་ཕྱ 〔名〕武装部。

དྲག་མོ 〔名〕1.有才干的妇女，贵妇。2.参宿(二十八宿之一)。3.夜间。

དྲག་རྩལ 〔名〕武艺，武术。

དྲག་ཞན 〔形〕强弱，尊卑，善恶，刚柔。

དྲག་རྦབས 〔名〕恶浪，汹涌的浪潮。

དྲག་རླུང 〔名〕疾风，狂风。

དྲག་ཤུགས 〔名〕武力；威力；暴力。

དྲག་ཤུལ་ཅན 〔名〕1.猛暴者(藻)。2.大自在(天神名)；毗那夜迦(天神名)。3.凶恶；可畏；残暴；有力。

དྲག་ཤུལ་མ 〔名〕1.猛暴女(藻)。2.参宿(二十八宿之一)。3.夜间。

དྲག་ཤོས 〔名〕上等；上流；顶好；最好；绝佳。

དྲག་གཤེད 〔名〕刽子手；凶手。

དྲགས 同 ཆེས་པ 及 ཤུག་པ 或 ཐལ་ཆེ 〔形〕或〔副〕过度；过分；过于；过火；太甚。

དྲགས་པོ 同 དྲག་པོ。

དྲང 〔形〕诚实；正直；直爽。

དྲང་ཆད 〔形〕垂直。

དྲང་གྲངས 〔名〕正数。

དྲང་སྙོམས 〔形〕公平。

དྲང་གཏམ་བཤད་པ 〔语〕坦白(直率)；说实话；说直话。

དྲང་ཐིག 〔名〕垂直线；垂线；直线。

དྲང་དོན 〔名〕权义；不了义(佛)，不彻底的道理。

དྲང་ཞེན 〔形〕贪著；贪恋。

དྲང་བདེན 〔名〕正义。

དྲང་པོ 〔形〕正直，忠实；老实。

དྲང་ཕྱོགས 〔名〕正面(主导的，直接的)。

དྲང་བ 〔形〕同 དྲང་པོ。
〔动〕为 འདྲེན་པ 的未来式。

དྲང་མོ 〔形〕1.直；端。2.老实。

དྲང་གཞག 〔形〕公平。

དྲང་ཟུར 〔名〕直角。

དྲང་འོས 〔名〕正义。

དྲང་སེམས 〔名〕良心；仁义；直心眼。

དྲང་སྲོང 〔名〕1.修行的隐士；仙人。2.牛的别名。

དྲང་སྲོང་མེ་ཏོག (名) 水仙花。

དྲང་སྲོང་རི་བོ (名) 仙山。

དྲངས་པ (动) 为 འདྲེན་པ 的过去式。

དྲངས་ཆུ (名) 渠水；汲引的水。

དྲངས་རྟགས (名) 引号（“ ”）或（‘ ’）。

དྲངས་རྟགས་དཀྱིལ་གུག····ཅན (名) 尖括号（＜ ＞）。

དྲངས་ཚིགས (名) 引语，引用的语句。

དྲད (动) 为 འདྲད 的过去式。

དྲན་བསྐུལ (语) 使回忆，使思考，使考虑，唤起记忆。

དྲན་ཐོ (名) 备忘录；回忆录。

དྲན་པ (名) 或 (动) 记忆，记忆力，回忆，忆念；怀念；想念，爱慕，希望，渴望。

དྲན་པ་ཉམས་པ (语) 记忆力衰退；脑力弱；恍惚；昏愦。

དྲན་པ་ནོར་བ (语) 休克。

དྲན་ཅན (名) 有知觉者。(形) 清醒。

དྲན་དབང (名) 1.有学问者，智者。2.记忆力；记性。

དྲན་མ (名) 1.念，忆；记性；记忆力。2.想念中的人。

དྲན་ཚོལ (名) 感想，感触。

དྲན་ཤེས (名) 记忆。

དྲན་སེམས (名) 1.回忆，记忆力。2.感情，思念；爱情。

དྲན་གསོ (名) 纪念。

དྲན་གསོ་ཁང (名) 纪念堂，纪念馆。

དྲན་གསོ་བ (语) 回忆。

དྲན་གསོའི་རྟགས (名) 纪念章。

དྲན་གསོའི་རྡོ་རིང (名) 纪念碑。

དྲན་གསོས 参看 དྲན་བསྐུལ。

དྲབ (名) 椽，桁条。

དྲལ (名) 椽板，椽上棚盖的木板或木片。(动) 为 འདྲལ་བ 的未来式和过去式。

དྲལ་སྤུམ (名) 1.同 དྲལ་ཕུམ。2.兄妹。

དྲལ་ཐུག 〔名〕麦仁粥；麦仁饭。

དྲལ་ཐོ 〔名〕1.捣碎的谷或豆。2.妹对兄的称呼。

དྲལ་ཕུམ 〔名〕椽；屋顶木板。

དྲལ་མ 〔名〕1.参看 དལ。2.笼子。

དྲལ་རྗེ 〔名〕驿夫。

དྲས 〔动〕为 དྲ་བ 的过去式和命令式。

དྲས་མཐུད 〔名〕剪接。

དྲས་གདན 〔名〕裁案。

དྲས་བསྡུས 〔名〕剪辑。

དྲས་སྦྱར 〔名〕剪贴。

དྲི 〔名〕1.气味。2.垢。

དྲི་དཀྲུ་བ 参看 དྲི་ང་བ。

དྲི་མཐོགས 同 ཐོས་དྲི 〔名〕浓烈的气味；浓香。

དྲི་ང་བ 〔名〕恶臭，臭气。

དྲི་ངད 〔名〕芬芳，香气。

དྲི་ངན 参看 དྲི་ང་བ。

དྲི་ལྔ 〔名〕五香，即：白檀、紫檀、肉蔻、红花、冰片（祭祀用）。

དྲི་ཆབ 〔名〕香水。

དྲི་ཆུ 〔名〕小便，尿。

དྲི་ཆེན 〔名〕人粪；大便。

དྲི་མཆོག 〔名〕芬芳；芳香。

དྲི་ཐིག 〔名〕污点。

དྲི་དུག 〔名〕1.臭；臭气。2.毒气。

དྲི་བ 〔名〕疑问；问题。〔动〕为 འདྲི་བ 的未来式。

དྲི་བྲོ་བ 〔语〕有气味；嗅到气味。

དྲི་མ 〔名〕1.气味。2.污垢；污点。3.粪。

དྲི་མ་སྣོམ་པ 〔语〕闻；嗅。

དྲི་སྙེད་པ 〔语〕询问；问话。

དྲི་ཞིམ་པོ 〔名〕香气；清香；芬芳。

དྲི་བཙན 〔名〕香乘（风的别名）。

དྲི་ཟ 〔名〕乾闼婆；寻香吃者（乐神）。

ཧྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར 〔名〕1.乾闼婆城。2.海市蜃楼；化城。

ཧྲི་བཟང་ཅན 〔名〕1.有好气味的。2.香花的总名。

ཧྲི་ལན 〔名〕答案；回答；答复。

ཧྲི་བསུང 〔名〕馥郁，芳香。

ཧྲིང 〔动〕1.注意；留心。2.依赖。

ཧྲིང་མི་འཇོག 同 གཞན……

ཧྲིང་མི་འཇོག 〔语〕自立；有主见，不依赖他人。

ཧྲིན 同 བཀའ་ཧྲིན 〔名〕恩；惠；和霭；慈爱。

ཧྲིན་ཅན 〔名〕恩人；有恩者。

ཧྲིན་དུ་ཚོར་བ 〔语〕知恩，感恩。

ཧྲིན་གཟོ་བ 〔语〕报恩。

ཧྲིན་ལན 〔名〕报恩，感恩，报答。

ཧྲིན་ལོག་པ 〔语〕负恩；负德；忘恩负义。

ཧྲིམ 〔名〕树干，树桩。

ཧྲིལ 〔名〕圆物，卷轴。

ཧྲིལ་ཁང 〔名〕1.钟楼。2.裁判所。

ཧྲིལ་སྒྲོགས 〔名〕宣布，宣传，宣扬，宣判。

ཧྲིལ་བསྒྲགས 〔名〕宣传。

ཧྲིལ་བསྒྲགས་པ 〔名〕宣传员。〔语〕宣布，宣传。

ཧྲིལ་བསྒྲགས་ཡི་གེ 〔名〕传单。

ཧྲིལ་ཆུང 〔名〕小钟，小铃。

ཧྲིལ་སྒྲ 〔名〕钟声，警钟，铃声。

ཧྲིལ་ཕྱིས 〔动〕搓，擦。

ཧྲིལ་བ 〔动〕为 འཧྲིལ་བ 的过去式。

ཧྲིལ་བུ 〔名〕铃。

ཧྲིལ་བུ་གསིལ་བ 〔语〕摇铃。

ཧྲིལ་ཐུས་པ 〔语〕总集，集合在一起。

ཧྲིས 〔动〕为 འཧྲི་བ 的过去式和命令式。

ཧྲིས་ལན 〔名〕1.问答。2.回答，答案。

དྲུ་གུ 同 དྲུ་བུ〔名〕球；线球。

དྲུ་མ〔名〕珊瑚。

དྲུག〔数〕六。

དྲུག་ཆ〔名〕六份；六分之一。

དྲུག་མདོ〔名〕脊骨，脊椎骨。

དྲུང〔名〕前；跟前；近旁。

དྲུང་འཁོར〔名〕随从；属员。

དྲུང་དྲག〔名〕官吏；官长。

དྲུང་ན་མོ 同 ཉེ་འཁོར〔名〕或〔形〕邻近；近前；临近。

དྲུང་པ〔名〕副官；随从人员。

དྲུང་པོ 同 སྲུང་པོ〔形〕聪明；机灵；贤明。

དྲུང་ཕྱུང་བ 或 དྲུངས་ཕྱུངས〔语〕拔除；拔根。

དྲུང་འབྱིན་པ 参看 དྲུང་ཕྱུང་བ。

དྲུང་འཚོ་བ〔名〕医生；大夫。

དྲུང་ཡིག〔名〕秘书，文书。

དྲུངས་པ〔名〕根子；根源。〔形〕1.同 དྲངས་པོ。2.清晰；清楚。

དྲུངས་པོ〔形〕光明；灿烂。

དྲུངས་ཕྱུངས 同 དྲུང་ཕྱུང་བ。

དྲུད〔动〕为 འདྲུད་པ 的过去式及命令式。

དྲུད་བཅབ་པ〔语〕剥壳；脱壳；去皮；剥下。

དྲུད་དྲུད〔名〕塘鹅。

དྲུད་བཞར〔动〕刮削；削剥。

དྲུབ་པ〔动〕为 འདྲུབ་པ 的未来式。

དྲུབས〔动〕为 འདྲུབ་པ 的过去式和命令式。

དྲུབས་ཁར〔名〕1.引线。2.砌针；缝线的纹路。

དྲུམ་པ〔动〕渴望，希望。〔形〕破碎。

དྲུལ〔动〕为 འདྲུལ་བ 的过去式和命令式。

དྲུལ་བ〔动〕使腐烂。

དྲུས་བ〔动〕为 འདྲུ་བ 的过去式。

དྲུས་མ〔名〕1.黍；粟；小米。2.孕马；胎马。

དྲེ་ཕོ 或 ཕོ་དྲེལ 〔名〕 公骡，儿骡，牡骡。

དྲེ་བོ 同 གྲུ་མོ。

དྲེ་མོ 或 མོ་དྲེལ 〔名〕骒骡，牝骡。

དྲེག་གྲུམ 〔名〕 1.骨节炎；痛风。2.中风；风瘫症。

དྲེག་ནད 同 དྲེག་གྲུམ。

དྲེག་པ 〔名〕 污垢；垢物。

དྲེགས་ཉམས 〔名〕 傲气。

དྲེགས་ལྡན་མ 同 ཁེངས་ལྡན་མ 〔名〕 娇娇少女。

དྲེགས་པ 或 དྲེགས 〔形〕 高傲；骄傲；傲慢。

དྲེགས་སྤྱོད 〔名〕 骄气。

དྲེད 即 དྲེད་མོ 〔名〕 熊，罴。

དྲེད་པ 〔动〕 滑，脚滑。

དྲེད་པོ 〔名〕 牡黄熊。〔形〕 拮拖；懒惰。

དྲེད་མོ 〔名〕 牝黄熊，罴。

དྲེའུ 〔名〕 1.小骡。2.熊崽。

དྲེའུ་རྔོག 〔名〕 骡鬃；鬃毛。

དྲེའུ་ཕྲུག 〔名〕 小骡，骡驹。

དྲེལ 〔名〕 骡，骡子。

དྲེས་སྐར 〔名〕 马兰草的足垫。

དྲེས་མ 〔名〕 马兰；马莲(药)。

དྲོ 〔形〕 热，温暖。

དྲོ་འཇམ 〔形〕 温热；温暖。

དྲོ་འཇལ 〔名〕 暖饮，不冷不热的饮料。

དྲོ་དྲོངས 〔名〕 午饭。

དྲོ་འཕྲེབས 〔名〕 1.早点。2.打尖。

དྲོ་བ 〔形〕 温暖，暖和，和煦。

དྲོ་ཚད 〔名〕 温度。

དྲོ་རླུང 〔名〕 薰风；暖风；和风。

དྲོ་ཟེར 〔名〕 1.春暖。2.冬天的阳光。

དྲོ་སོབ་སོབ 〔形〕 热乎乎，暖烘烘。

དྲོགས 〔名〕 包裹，驮子，背架。〔动〕 包；裹。

དྲོང་ཀོ 〔名〕 背篮，背斗。

དྲོངས 〔动〕 为 འདྲེན་པ 的命

令式。

དྲོད 〔形〕温；暖。

དྲོད་སྐྱེ་བ 〔语〕发热。

དྲོད་ཆུང 〔语〕1.微暖。2.能力小，作用小。

དྲོད་ཐབ་དུས 〔名〕春季，春暖来到时。

དྲོད་བུ 〔名〕热水袋，暖壶。

དྲོད་སྨན 〔名〕热药。

དྲོད་ཚད་ཆག་པ 〔语〕降温。

དྲོད་རླངས 〔名〕暖气。

དྲོད་གཤེར 〔名〕或〔形〕1.汗。2.潮湿，湿润。3.温暖与湿气。

དྲོད་ལྷགས 〔名〕春风，和风。

དྲོན་འཇམ 〔形〕温暖，暖和，温和。

དྲོན་འཇུག 〔语〕加热，使温暖；保暖。

དྲོན་མོ 参看 དྲོ་བ。

དྲོན་མ 或 དྲོན་མོ 〔名〕温和，微温。〔形〕1.暖和。2.和蔼。

དྲོན་ཤ 〔名〕1.温肉。2.初宰尚温的肉。

དྲལ་བ 〔动〕撕裂，破裂。

དྲོས 〔动〕为 འདྲལ་བ 的命令式。

དྲོས་ཆེན 〔名〕正午。

དྲོས་ཟ 〔名〕午饭。

དྲོས་པ 〔形〕或〔动〕热，暖；发热，变温暖。

གདགས་པ 〔动〕为 འདོགས་པ 的未来式。

གདགས་གཞི 〔名〕依据；论据。

གདང 或 གདང་བུ 〔名〕架子，棚架。

གདང་ཐག 〔名〕拴绳。

གདང་བ 〔动〕未来式为 གདང，过去式为 གདངས，命令式为 གདོངས。张；张开。

གདང་བུ 参看 གདང。

གདངས 〔名〕声调，声音，调子。

གདངས་སྙན 〔语〕声调和谐。

གདངས་པ 〔动〕为 གདང་བ

的过去式。

གདན 同 སྟན 〔名〕1.座垫。2.毡；毯；垫褥。

གདན་ཆས 〔名〕坐具；垫具。

གདན་དྲངས་པ 〔语〕请，迎请；邀请。

གདན་རབས 〔名〕喇嘛法座的承继；传承。

གདན་ཤིང 〔名〕枕木。

གདན་ས 〔名〕1.住所；住处；位置。2.寺院。

གདབ་པ 〔动〕为 འདེབས་པ 的未来式。

གདབ་གསལ 〔语〕明显；使显出。

གདམ་ཀ 或 གདམ་ང 或 འདམ་ག 〔名〕选举；选择；挑选；拣选。

གདམས་ངག 〔名〕劝告；教敕；教诫；宣说。

གདམ་པ 〔动〕为 འདེམ་པ 的未来式。

གདམ་ཚིག 〔名〕警句。

གདམ་གསེས 〔名〕选拔；选择；挑选。

གདམས་པ 〔动〕为 འདོམས་པ 的未来式和过去式。

གདའ 同 འདུག 〔动〕是；在；有。

གདལ་བ 〔动〕1.围，包，环绕；包含。2.分布；遍布；普及。

གདས་པ 同 སྨྲ་བ 〔动〕述；说。

གདུ་བ 〔动〕未来式为 གདུ，过去式及命令式为 གདུས。1.混合；掺合。2.贪求；贪婪。3.烧，煎熬。

གདུ་བུ 亦作 གདུ་གུ 参看 གདུབ་བུ。

གདུག་ཁེམས 〔名〕白杨；桦树。

གདུག་དྲི 〔名〕毒气；臭气。

གདུག་པ 〔名〕薰料；香面。〔动〕未来式为 བདུག，过去式为 བདུགས，命令式为 ཐུགས。薰，烧，煨。

གདུག་ཅ 〔形〕有毒，有害；凶恶；残暴。

གདུག་རྩུབ 〔形〕残暴，残忍，凶恶，恶毒，野蛮。

གདུག་རྩུབ་ཅན 〔名〕暴徒。

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ 〔语〕毒辣。

གདུག་སེམས 〔名〕坏心；歹心。

གདུག་གསོད 〔名〕残害。

གདུགས 〔名〕伞，日，太阳。

གདུགས་མཐིང 〔名〕苍穹，穹窿。

གདུགས་དམག 〔名〕伞兵。

གདུགས་རྩིབས 〔名〕伞骨。

གདུགས་ཚོད 〔名〕午时，中午，正午。

གདུང 〔名〕1.遗骸，遗体。2.后裔；血统。3.屋梁。

གདུང་ཁང 〔名〕灵堂；殡仪馆。

གདུང་རྒྱུད 〔名〕血统；族姓；后裔。

གདུང་སྒམ 〔名〕灵柩，棺材。

གདུང་སྒྲོམ 〔名〕棺材；灵柩。

གདུང་མཇལ་ཞུ་བ 〔语〕瞻仰遗容。

གདུང་རྟེན 〔名〕葬遗骨的塔，墓塔。

གདུང་ཤེན 〔名〕仁慈者。〔形〕仁慈，同情。

གདུང་བ 〔动〕未来式为 གདུང，过去式和命令式为 གདུངས。1.使痛苦；烧痛；忧愁。2.渴望；希望，贪欲。

གདུང་ཉིད 〔名〕1.日光。2.暑热所苦。3.同 ཐན་པ。

གདུང་འབར་ཆེ་བ 〔语〕1.炽烈。2.大旱；苦旱。

གདུང་མ 〔名〕梁；栋梁；木材。

གདུང་འཚབ 〔语〕继承血统。

གདུང་འཛིན 〔语〕传承；承继。

གདུང་རབས 〔名〕血统；世系；世代。

གདུང་རུས 〔语〕族姓。

གདུང་རོ 〔名〕1.燃过的灯花或蜡柱。2.废墟。

གདུང་བསབ་པ 〔语〕承统；

维护世系。

གདུངས 〔动〕为 གདུང་བ 的过去式和命令式。

གདུབ་སྐོར 〔名〕手镯；足钏。

གདུབ་པ 〔动〕1.可能；可行。2.节俭。

གདུབ་བུ 或 གདུ་བུ 〔名〕手钏；镯。

གདུམ་བོ 参看 གདུམ་བོ。

གདུལ་བ 〔动〕为 འདུལ་བ 的未来式。

གདུལ་བྱ 〔名〕所教化者(佛)；所征服者。

གདུས 〔动〕为 གདུ་བ 的过去式和命令式。

གདུས་ཁུ 〔名〕久熬的汁。

གདེག་པ 〔动〕为 འདེགས་པ 的未来式。

གདེང 或 གདེང་ཚད 〔名〕相信；确信。〔形〕1.无疑；深信。2.英勇；刚毅。3.喜悦。

གདེང་ཁེལ་གཅིག 〔语〕决定；抉择部分。

གདེང་འཁེལ 〔名〕可靠。

གདེང་ཆ 同 གདེང་ཁེལ……གཅིག。

གདེང་ཐོབ་པ 〔语〕1.得定解(佛)。2.确信，鼓勇气；使安心。

གདེང་ཚད 同 གདེང。

གདེང་ཚོད 〔名〕把握；定准；信心；估计。

གདེངས་ཀ 〔名〕1.蛇冠；毒蛇颈两旁的裥皮。2.昂首；冠。

གདེངས་ཀ་ཅན 〔名〕昂首者(系藻词，指龙、蛇)。

གདེངས་ག 参看 གདེངས་པ。

གདེངས་ཅན་ཆེན་པོ 〔名〕1.龙。2.大蛇；蟒。

གདེངས་པ 〔动〕扬起；高举。

གདོང 或 གདོང་ཁ 〔名〕1.脸；面部；前部。2.鼻梁。3.外面；表面。

གདོང་རྒྱད 〔名〕1.灰心丧气。2.心胸狭隘。

གདོང་ཆེན་ཅན 同 ཚོ་ཚྭ་

མེད་པ 〔名〕厚颜者，无羞耻。

གདོང་མཆོང 〔名〕冲锋。

གདོང་མཆོང་དཔའ་བོ 〔名〕闯将。

གདོང་གཏུག 〔名〕相迕，冲突，交锋。

གདོང་ཐུག 〔语〕1.会面，会晤。2.抵角。

གདོང་ཟློག 〔语〕迎头阻拦。

གདོང་བསྡུས་པ 〔语〕皱眉。

གདོང་ལྤགས 〔名〕脸皮。

གདོང་ཐུད་པ 参看 གདོང་ཐུག。

གདོང་དབྱིབས 〔名〕长相，脸形，相貌。

གདོང་འབག 〔名〕假面具，画皮。

གདོང་དམར 〔名〕1.红脸。2.(古)指藏族。

གདོང་ཚན་ཅན 〔名〕厚脸皮，厚颜无耻，无羞耻者。

གདོང་ཡིག 〔名〕1.使注目者。2.封面上醒目的文字。

གདོང་རིང 〔名〕1.长脸。2.驴的别名。

གདོང་རིས 〔名〕面目，嘴脸。

གདོང་ལེན 〔名〕先锋；前锋。

གདོང་གཉིས 〔名〕神色。

གདོངས 〔动〕为 གདང་བ的命令式。

གདོད 或 གདོད་མ 或 ཐོག་མ 〔名〕昔时；原始；起初。

གདོད་བྲལ 〔语〕根本分离；脱离本来面目。

གདོད་འབུ 〔名〕原虫(如病原虫)。

གདོན 也作 གདོན་བགེགས 和 གདོན་འདྲེ 〔名〕魔鬼。

གདོན་བགེགས 〔名〕魔鬼；魑魅。

གདོན་འདྲེ 〔名〕魔鬼；妖精；鬼魅。

གདོན་འདྲེའི་སྡེར་མོ 〔名〕魔爪。

གདོན་པ 〔动〕为 འདོན་པ 的未来式。

གདོན་མི་ཟ་བ 〔语〕无疑，绝对；必然。

གདོམས 〔动〕为 འདོམས་པ 的命令式。

གདོལ་པ 或 གདོལ་རིགས 〔名〕戍陀罗（印度古代四种姓中所谓“最下等”的种姓）。

གདོས 〔名〕1.具体，实体，实物。2.有形，有色。

གདོས་ཅན 〔名〕有关联，有联系者。

གདོས་བཅས 参看 གདོས。

གདོས་ཐག 〔名〕纤绳。

གདོས་པ 〔名〕1.船。2.桅杆，橹，桨。

གདོས་པ་འཛིན་པ 〔语〕持橹，掌舵。〔名〕船夫，掌帆者。

གདོས་ཟ 〔名〕1.帆。2.桨。

གདོས་བྲལ 同 གདོས་མེད。

གདོས་མེད 或 གདོས་བྲལ 〔形〕抽象；无形。

གདོས་སུ་ཆེ་བ 〔语〕重要；关键。

བདག 〔名〕代 བདག་པོ。〔代〕我；自我；自己；本人。

བདག་རྐྱེན 〔名〕1.主要条件；主缘；增上缘（佛）。2.嘉许；奖励。

བདག་རྐྱེན་གནང་བ 〔语〕1.嘉奖。2.给小费。

བདག་སྐྱོང 〔名〕治理；养护；调理。

བདག་གི་བ 〔代〕我的，我所有，属我所有之物。

བདག་རྒྱུད 同 རང་གི་སེམས 〔名〕自己；自心；我相续（佛）。

བདག་ཅག 同 ང་ཚོ。

བདག་གཅེས 〔名〕保养，爱护。

བདག་ཉིད 〔名〕实体，物质；本性。〔代〕同 བདག。

བདག་ཉིད་ཆེ 同 བློ་ཁོག་

ཡངས་པ་ 或 བློ་ཆེ་བ (名) 眼界广者；知识广者。(形) 慷慨，宽宏。

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ (名) 伟人，大人，君子。

བདག་གཉེར (名) 经营；管理。

བདག་ཏུ་བཟུང་བ (语) 管辖。

བདག་པོ (名) 主；主人；主宰。

བདག་མེད (名) 1.无我(佛)。2.非绝对者。(形)无主；伶仃。

བདག་མོ (名) 女主人；主妇。

བདག་འཛིན (名) 我执(佛)。自私，执我。

བདག་གཞན (名) 自他，自己和他人。

བདག་བཟུང (名) 占有，管辖。

བདག་སོ (名) 1.所有者，丈夫；终身伴侣。2.我的资具。3.动作者，主动者。

བདག་སྲུང 或 བདག་སྲུང་བ (名) 1.隐士。2.自保；自卫。

བདམས་ཐོན (名) 当选，选择。

བདམས་ཐོན་པ (名) 选手。

བདའ་གླ (名) 运费，脚力钱。

བདའ་བ (名) 甘香；美味；适口。(动) 为 འདེད་པ 的未来式。

བདར (名) 1.资，费用。2.磨刀石；砚台。

བདར་སྤོས (名) 香末。

བདར་བ (动) 未来式和过去式为 བདར，命令式为 བདོར。1.除疑；决定；判断；透彻；果断。2.锉；研磨；磨擦。3.锻炼；考验。4.准备；预备。5.扫除，清除。

བདལ་གླ 同 རལ་གླ。

བདལ་བ (动) 1.展布。2.耗费；浪费。3.锉；磨砺。

བདས་པ (动) 为 འདེད་པ 的过去式。

བདུག་པ (名) 1.乳香(药)。2.薰料，香面。(动) 为 གདུག་པ 的未来式。

བདུག་སྤོས 〔名〕薰香，香。

བདུག་ཤིང 同 ཤུག་པ 〔名〕柏树；薰香木。

བདུགས་པ 〔动〕为 གདུག་པ 的过去式。

བདུང་བ 〔动〕过去式为 བདུངས。弹，张(弓)。

བདུངས་པ 〔动〕为 བདུང་བ 的过去式。

བདུད 〔名〕1.魔；妖魔。2.一种疾病。

བདུད་རྒྱལ 〔名〕魔君；魔王。

བདུད་བློན 〔名〕奸臣。

བདུད་རྩི 〔名〕1.甘露；仙露，神酒。2.药的美称；酒的美称。

བདུད་རྩིའི་ཐུ་ཆར 〔语〕甘露细雨(比喻雨露滋润)。

བདུད་རྩི་སའི་བཅུད 〔名〕大地所产生的营养之物(指水、粮食等)。

བདུད་ལག 〔名〕魔爪。

བདུན 〔数〕七。

བདུན་གཅིག 同 བདུན་ཕྲག་གཅིག 〔名〕一周；一星期，从日曜至土曜，共七天。

བདུན་·གཅིག་དུས་ཆེན 〔名〕"七·一"节(中国共产党成立纪念日)。

བདུན་པ 〔名〕法衣。〔数〕第七。

བདུན་པོ 〔数〕1.七个。2.人身七部：两手、两足、两肩、头。

བདུན་ཕྲག 〔名〕七日，一星期。

བདེ 或 བདེ་བ 〔名〕或〔形〕安乐；快乐；平安；康宁。

བདེ་སྐྱིད 〔名〕幸福；安乐，快乐；舒服。

བདེ་སྐྱེད 〔名〕1.生长安乐。2.同 བདེ་ཤིས。

བདེ་བགྲོད 〔名〕畅通。

བདེ་འགྲོ 〔名〕善趣；善道(佛)，快乐境界。

བདེ་ངོས 〔名〕平面。

བདེ་ཆས 〔名〕轻装，便衣。

བདེ་མཆོག 〔名〕胜乐或上乐（密宗本尊之一）。

བདེ་འཇགས 〔名〕昌盛，兴旺；富足；和平；安宁；清平；安全；治安。

བདེ་བརྗོད 〔名〕吉祥语，祝福语。

བདེ་ཐང 〔名〕平原。

བདེ་ལྡན 〔名〕1.安逸；快乐。2.诸天，天国（佛）。

བདེ་སྤྱོད 〔名〕1.性交。2.享受。

བདེ་བ 参看 **བདེ**。

བདེ་བ་ཅན 〔名〕天堂，极乐世界（佛）。

བདེ་བར་འབྱར་བ 〔语〕美，雅致。

བདེ་ཐག 〔形〕顺利，安适；安稳，快乐；满意。

བདེ་འབྱུང 〔名〕天堂，快乐之源（佛）。

བདེ་སྐྱོ 〔形〕安乐，平安。

བདེ་ཙལ་ལྡན་པ 〔形〕矫健。

བདེ་གཟར 〔名〕内讧；内乱。

བདེ་ལམ 〔名〕平路，通途。

བདེ་ལེགས 〔形〕1.吉祥，祥瑞；福祉。2.天上；天国；极乐。

བདེ་ཤེས 〔名〕知乐。

བདེ་གཤེགས 〔名〕善逝（佛）。

བདེ་སྲུང 〔名〕保安；治安；卫戍；警卫。

བདེ་སློད 〔名〕轻松，舒服；恬静。

བདེན་གཉིས 〔名〕二谛（胜义谛与世俗谛）。

བདེན་པ 〔名〕理，谛（佛）；真实，真正；诚实语。〔形〕诚实；真诚。

བདེན་པ་བདར་བ 〔语〕研求真理。

བདེན་པ་བདེན་ཟླབ 〔形〕老老实实，忠厚。

བདེན་པོ 〔形〕真正者，真实。

བདེན་དཔང 〔名〕见证人。

བདེན་བྲལ 〔名〕西南隅的别

名。〔形〕不公正，假的；非真理。

བདེན་ཚིག 〔名〕1.真实语。2.誓言。

བདེན་འཛིན 〔名〕主持真理；实执(佛)。

བདེན་རྫུན 〔形〕真假。

བདོ་བ 〔动〕增加；广布；散布。〔形〕1.丰盛。2.锐敏。

བདོག 〔动〕财物。

བདོག་པ 〔动〕1.获得；拥有。2.有；是；在。

བདོར 〔动〕为 བདར་བ 的命令式。

མདག་པ 或 མདག་མ 〔名〕余烬；火星。

མདག་མ 参看 མདག་པ。

མདང 或 མདང་དགོང 〔名〕昨晚。

མདང་དགོང 同 མདང་རྒུབ 〔名〕昨晚。

མདང་བ 或 མདང་བའི་གནས 〔名〕火葬场，焚尸处。

མདང་སང 〔名〕昨日。

མདངས 〔名〕1.脸色，色泽；容光。2.额(敬)。

མདངས་བཀྲ 〔形〕颜色鲜艳。

མདངས་བཀྲག 〔形〕鲜艳放光。

མདངས་འཕྲོག་པ 〔语〕光泽消失。

མདངས་མེད 〔名〕1.面色憔悴。2.不光彩。3.丑。

མདངས་བཟང 〔名〕1.容光焕发；喜悦的容貌。2.最稀薄的精液。3.细胞。

མདངས་སྲུམ 〔名〕1.昨晚。2.深夜；半夜。

མདའ 〔名〕1.箭；子弹。2.直棍；直杆。3.坪；山谷口；河的下游。

མདའ་མཁན 同 མདའ་པ 〔名〕1.射手。2.造箭者。

མདའ་གྲོང 〔名〕山谷口的村落。

མདའ་རྒྱང 〔名〕射程；一箭

之射程。

མདའ་རྒྱུད 〔名〕弓弦。

མདའ་རྒྱུས 〔名〕1.赤豆(药)。2.小豆。

མདའ་སྒྲོ 〔名〕箭羽，箭翎。

མདའ་ལྔ་པ 〔名〕1.极喜自在魔的别名。2.五箭：狂(སྨྱོ་བྱེད)、爱(སྲེད་བྱེད)、愚(རྨོངས་བྱེད)、枯(སྐེམ་བྱེད)、死(འཆི་བྱེད)。

མདའ་ཏེང 〔名〕箭口，箭尾上扣弦的缺口。

མདའ་དར 〔名〕1.装饰箭的彩绫。2.枪缨，包在哈达中的箭(婚礼时用)。

མདའ་དོང 〔名〕箭筒；箭壶。

མདའ་པ 同 མདའ་མཁན。

མདའ་དཔོན 〔名〕代本，原西藏地方军队中一军职名。

མདའ་ཕྲུགས 〔名〕葫芦。

མདའ་ཕྲོན་པ 〔语〕传箭，传递消息。〔名〕传消息者，传箭者。

མདའ་མོ 〔名〕1.箭。2.签。

མདའ་གཞུ 〔名〕弓箭。

མདའ་ཡབ 〔名〕1.阁；望楼。2.同 ཐ་ཀུ。3.走廊。4.垛口。5.屋檐；飞檐。

མདའ་ཡིག 〔名〕1.急信，急件；鸡毛信。2.一种字体。

མདའ་གཤིར 〔副〕箭响，箭发出的声音。

མདའ་གསུམ་པ 〔名〕三叉谷口；三叉路口。

མདའི་མཇེཙ 同 ཟ་སྡད。

མདུང 〔名〕矛，长枪。

མདུང་ཁྲིམ 〔名〕1.枪架。2.旅行用的小帐房。

མདུང་དར 〔名〕枪缨。

མདུང་པ 同 མདུང་ཏེར〔名〕1.打赌。2.掷枪。

མདུང་མོ 即 མདོང་མོ 〔名〕搅茶的桶子。

མདུང་སྨན 〔名〕实验用药，试探病源的药物。

མདུང་རྩེ 〔名〕矛头，矛尖。

མདུང་རིང 〔名〕长矛；镖枪；梭镖。

མདུད་པ 〔名〕结子(如绳索结)。

མདུན 〔名〕1.面；前部；前面。2.先锋。

མདུན་སྐྱོད 〔名〕前进。

མདུན་ངོས 〔名〕前头；前面。

མདུན་ཆགས་རྟེན་རྩ 〔名〕前列腺。

མདུན་མཆོང་པ 〔名〕干将。

མདུན་གྲོས 同 མདུན་ཟླས 〔名〕商议，面议。

མདུན་འཇོག 〔名〕礼物；献礼。

མདུན་ཞབ 〔名〕媳妇，妻的别名。

མདུན་དུ 同 མདུན་རོལ་དུ。

མདུན་ན་འདོན 〔名〕启奏官；大臣；内臣。

མདུན་ན་མོ 〔名〕前面，近前，身前。

མདུན་ཕྱོགས 〔名〕前头，正面(物体)。

མདུན་ཟླས 同 མདུན་གྲོས。

མདུན་མ 〔名〕内臣，内侍。

མདུན་མཆེམས 〔名〕门牙(敬)。

མདུན་རོལ་དུ 同 མདུན་དུ 〔语〕前面，前头，前方。

མདུན་ལམ 〔名〕前程；前途。

མདུན་ཤོག 〔名〕封面，上半页。

མདུན་ཤོག་ནང་མ 〔名〕扉页，封里。

མདུན་ས 〔名〕目前，眼前。

མདུན་སོ 〔名〕门牙。

མདུན་བསུ 〔名〕迎送；迎接。

མདེའུ 〔名〕镞，箭头；子弹。

མདེའུ་ཁུང 〔名〕枪眼；弹坑。

མདེའུ་དམ 〔名〕子弹带。

མདེའུ་གསོར 〔名〕钻子。

མདེལ་སྐོགས 〔名〕弹壳。

མདེལ་ཁུང 〔名〕弹坑。

མདེལ་འཁྱར 〔名〕流弹。

མདེལ་མགོ 〔名〕弹丸；弹头。

མདེལ་ཐལ། 〔名〕炮灰。

མདེལ་རིལ། 〔名〕弹丸。

མདོ 〔名〕1.岔口，路的交叉处；河的会流处。2.佛经；契经。

མདོ་སྒྲོག 〔名〕结扣(如用皮带结扣)。

མདོ་སྔགས 〔名〕显教和密教的经典，显密。

མདོ་སྙིང 〔名〕纲要。

མདོ་དར 〔名〕帆。

མདོ་ཟླུག 〔名〕山沟的交会处与中部。

མདོ་མེད་པ 〔语〕不扼要；没重点，没出息；无聊。

མདོ་སྨད 〔名〕指安多藏区。

མདོ་ཙམ 〔副〕1.总略，总结。2.概略；概括。

མདོ་ལི 或 འདོ་ལི 〔名〕轿，舆。

མདོག 或 ཁ་དོག 〔名〕颜色；色彩。

མདོག་ཡལ་བ 〔语〕落色；褪色。

མདོང་མོ 参看 མདུང་མོ。

མདོངས 〔名〕1.参看 མདངས。2.孔雀尾翎眼。

མདོངས་པ 〔名〕1.同 དམུལ་པ。2.盲目。3.瞎子。

མདོམ 或作 འདོམ 〔量〕庹(两臂伸直的长度)。

མདོར་ཕྱབས་ཀྱ 〔副〕简略地，概要地。

མདོར་བསྡུས 〔名〕摘要，约略，简略；总括，扼要。

མདོར་ན 〔副〕总略；总之，简而言之。

འདག་ཀྱུ 同 ཐུག་མ 〔名〕稀粥，糊糊。

འདག་ཚལ 亦作 ལྡག་ཚལ 或 འདག་རྫས 〔名〕肥皂。

འདག་ཆུ 〔名〕泥水。

འདག་པ 〔名〕泥。〔动〕未来式、过去式及命令式为 དག。清除，涤除。

འདག་སྦྱར 〔语〕涂泥，抹泥。

འདག་རྫས 〔名〕1.参看 འདག་ཆལ。2.泥，陶土。

འདག་ཞལ 〔语〕抹泥；涂泥。

འདག་རྡོ 〔名〕泥筒；泥管子。

འདང་རེས 〔语〕足够；充分。

འདང་བ 〔动〕1.到；达；足量；够。2.思量。

འདད 同 ཤི་འདད 〔名〕丧事；丧祭；丧宴。

འདབ 〔名〕1.群(人)。2.折。3.叶；花瓣。4.翅；羽毛。

འདབ་ཆགས 〔名〕禽；鸟；翎毛类。

འདབ་ཏོག 〔名〕1.穗。2.花苞，花蕾。

འདབ་གདན 〔名〕花座。

འདབ་རྫོར 〔名〕贡物，进贡的物品。

འདབ་མ 〔名〕1.翅。2.叶子。3.花冠，花瓣。4.薄片物。

འདབ་མ་ལྔ་མོ 〔名〕柠檬；佛手。

འདབ་དམར 〔名〕鹄；天鹅。

འདབ་གཤོག 〔名〕翅；翅膀。

འདབས 〔名〕1.边，侧面，邻近。2.表面，下面。

འདམ 〔名〕泥，泥水。

འདམ་ཀ 同 འདམ་ག 〔名〕选择，挑选。

འདམ་སྐུ 〔名〕泥菩萨，泥塑像。

འདམ་ཁ 〔名〕泥黄色，土黄色。

འདམ་ཁུ 〔名〕泥浆。

འདམ་ཉ 〔名〕泥鳅。

འདམ་རྫིང 〔名〕泥沼，泥塘，泥坑。

འདམ་བག 〔名〕烂泥；胶泥。

འདམ་བུ 〔名〕芦苇，盖房的茅草。

འདམ་བུ་ཀ་ར 〔名〕杉叶藻(药)。

འདམ་བུ་ཀ་ར་ཤན་པ 〔名〕黑三棱(药)。

འདམ་བུའི་ཚལ 〔名〕1.苇

塘。2.竹园；竹林。

འདམ་འབྱར 〔语〕抹泥；涂泥；泥封。

འདམ་རྩ 〔名〕芦苇。

འདམ་རྫབ 〔名〕烂泥；泥泞；沼泽；污水沟。

འདམ་ཞལ་བ 〔语〕涂泥，抹泥。

འདམ་གཞུང 〔名〕当雄（拉萨市所辖县之一）。

འདམ་གཞོང 〔名〕沼泽地。

འདམ་ར 〔名〕沼泽。

འདམ་ལུད 〔名〕泥肥。

འདམ་སེང 〔名〕1.青蛙。2.狮子。3.狻猊。

འདམས་པ 〔动〕为 འདེམ་པ 的过去式。

འདའ་ཁ 或 འདའ་ཁ་མ 〔名〕将死时。

འདའ་བ 〔动〕未来式为 འདའ，过去式为 འདས。1.经过；走过；超越；凌驾；胜过。2.避免，出离。3.过去。

འདའ་ཡིབ 〔名〕绵羊毛。

འདར་འདར་བ 同 འདར་ཡོམ་མེ་བ 〔形〕抖动；动摇；颤动；战战兢兢。

འདར་ནད 〔名〕疟疾。

འདར་བ 〔名〕战栗者。〔动〕战栗，发抖，打寒战。

འདར་ཡམ 〔名〕豫犹，怀疑不决。

འདར་ཡོམ་མེ་བ 参看 འདར་འདར་བ。

འདར་ཤང 〔名〕拱声的鼓。

འདར་གསིག་གསིག 〔形〕打颤，战战兢兢。

འདལ་བ 〔动〕1.浸入；墨浸；慢慢浸扩。2.沸溢。〔形〕缓慢，徐徐。

འདས་མཆོད 〔名〕祭祀；做道场。

འདས་བརྡ 〔名〕讣告。

འདས་པ 〔名〕过去，过去式。〔动〕为 འདའ་བ 的过去式。

འདས་པོ 〔名〕死者，亡人。

འདས་ལོ 〔名〕1.去世年，终年。2.昔年，去年。

འདས་ལོག 〔名〕还魂，复活，还阳，回煞。

འདི 〔代〕此，其，这个。

འདི་ཀ 同 འདི་ག 〔代〕此处，此地。

འདི་ཀོ 〔代〕此物，此人。

འདི་སྐད 〔副〕如是，如：འདི་སྐད་དུ 如是说，是这样说的。

འདི་ཉིད 〔代〕此，这，这个。

འདི་སྙེད་པ 〔代〕这些，所有这些。

འདི་ལྟ་བུ 同 འདི་འདྲ་བ 〔副〕同此，如此，即如此，象这样。

འདི་ལྟར 〔副〕依此，按照这样。

འདི་དག 〔代〕1.这两个。2.这些。

འདི་འདྲ་བ 参看 འདི་ལྟ་བུ。

འདི་ཙུར 同 འདི་ན 〔副〕1.在此处，在此地。2.此种。

འདི་ཙུས 〔副〕以此，由这种。

འདི་ཙུག 〔副〕如此。

འདི་ཚོ 〔代〕这些。

འདི་རང 〔代〕正是这样，正是如此。

འདིག 〔名〕栓（器物上开关的机件），塞子。

འདིག་པ 〔名〕口吃者，结巴。

འདིང་བ 〔名〕喇嘛的小座毯。〔动〕未来式为 གདིང，过去式为 བཏིང，命令式为 ཐིངས。1.铺展。2.洒，播，撒。3.奠定。

འདུ་ཁང 〔名〕会堂，寺院中的集会堂，大殿。

འདུ་འགོད 〔名〕或〔动〕1.计算者。2.加减。3.向内合，向外分。

འདུ་ཆ 〔名〕所收集的部分。

འདུ་འཛོམ 〔名〕集合，会合，聚会。

འདུ་བ 〔动〕未来式为 འདུ，过去式为 འདུས。搜集，集合，联合，混合，聚集，和合。

འདུ་བ་འཁྲུགས་པ 〔语〕身体不调，欠安，患病。

འདུ་བ་སྙོམས་པ 同 ནད་···· མེད་པ 〔语〕健康，无病。

འདུ་བྱེད 〔名〕1.行，五蕴之一(佛)。2.行为，意志。

འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ 〔名〕行蕴，五蕴之一(佛)。

འདུ་ཚོགས 〔名〕群，众，集体。

འདུ་འཛི 〔名〕人群聚集的喧杂声，多人喧嚷。

འདུ་འཛིན 〔名〕友伴。

འདུ་འཛོམས 〔名〕聚集，麇集。

འདུ་ལོང 〔名〕热闹。

འདུ་ཤེས 〔名〕1.想，五蕴之一(佛)。2.观念，意想，意识。

འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ 〔名〕想蕴，五蕴之一(佛)。

འདུ་ས 〔名〕集会处，聚集处。

འདུ་སྤྲོངས 〔名〕聚散。

འདུག 〔动〕1.住，坐，停留。2.是，有，在。3.作助动词，与 ཀྱིན、 གི 等连用时表示现在式（多用于第二或第三人称）。

འདུག་ཁྲིགས 〔名〕椅子，板凳。

འདུག་གནས 同 འདུག་ས 〔名〕1.住处，住所，座位。2.家。

འདུག་རོགས 〔名〕伴儿，爱人。

འདུག་ས 参看 འདུག་གནས。

འདུད་པ 〔动〕未来式和过去式为 བཏུད，命令式为 ཐུད。俯身，倾身，鞠躬，敬礼。

འདུན 〔形〕种种，一切。

འདུན་ཁང 〔名〕1.仓库，储藏所。2.居宅，住所。3.客厅，会议厅。

འདུན་གྲོས 〔名〕聚议，讨论。

འདུན་པ 〔名〕1.欲(佛)，欲

望；愿望；希求。2.谄媚者。〔动〕渴望；欲望。

འདུན་མ 〔名〕1.会议；商量。2.伙伴。

འདུན་ས 〔名〕集会所。

འདུམ་ཁྲ 〔名〕契约；合同；和约；盟书；条约。

འདུམ་སྒྲིག 〔名〕讲和。

འདུམ་པ 〔名〕条约；契约；合同。〔动〕1.复和；调解；和解。2.修复。

འདུར་རྒྱུགས 〔形〕奔驰；疾走。

འདུར་བ 〔形〕疾；速。

འདུལ་ཁྲིམས 〔名〕戒律；教规。

འདུལ་གཏམ་སྒྲོག་པ 〔语〕声讨；申讨。

འདུལ་བ 〔名〕1.律；戒律；毗奈耶(佛)。2.训练；驯养。〔动〕未来式为 གདུལ，过去式为 བཏུལ，命令式为 ཐུལ。调伏；驯服。

འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབྱེད 〔名〕广戒经，为四部教之一(佛)。

འདུལ་ཡིག 〔名〕檄文。

འདུས་སྡོད 〔名〕聚居。

འདུས་པ 〔动〕为 འདུ་བ 的过去式。

འདུས་བྱས 〔名〕有为(佛)。

འདུས་ཚད 〔名〕含量。

འདུས་ཚོགས 〔名〕集会；聚会。

འདེ 〔动〕未来式为 ལྡེ，过去式为 འདེས，命令式为 འདེ。烤(火)；晒(太阳)。

འདེགས་སྒྲོམ 〔名〕支架。

འདེགས་པ 〔动〕未来式为 གདེག，过去式为 བཏེགས，命令式为 ཐེགས。1.举起；支起；提高。2.称；衡。

འདེགས་མཚོན 参看 གཟེགས་རྟེན。

འདེགས་ཤིང 〔名〕1.牛轭。2.扁担。3.扛杆。

འདེགས་གཀོར 〔名〕权衡。

འདེད་མཁན 〔名〕行走者。

འདེང་བ 〔动〕未来式为 དེང，过去式为 འདེངས，命令式为 དེངས。去，向，往，到，前进。

འདེངས་པ 〔动〕为 འདེང་བ 的过去式。

འདེད་བཅོམ 〔名〕追剿。

འདེད་རྡུང 〔名〕追击。

འདེད་པ 〔动〕未来式为 འདེད，过去式为 དེད，命令式为 ཐེད。跟随，随行；追赶；追逐。又，未来式为 བདའ，过去式为 བདས，命令式为 ཐེད。1.收回，召回。2.冲去。

འདེད་བཟུང 〔名〕追捕。

འདེབས 〔名〕1.印模。2.大桶。

འདེབས་ཁུང 〔名〕洞，孔。

འདེབས་པ 〔动〕未来式为 གདབ，过去式为 བཏབ，命令式为 ཐོབས。1.抛，掷。2.击，打。3.献，给。4.撒，施，种。

འདེབས་ཞིང 〔名〕田地；耕地。

འདེམས་སྐྱེལ 〔名〕选送。

འདེམས་བསྐོ 〔名〕选举；选任。

འདེམས་མཁན 〔名〕选择者，挑选者，选举者。

འདེམས་འགོད 〔名〕选登。

འདེམས་སྒྲུག 〔名〕候选，选拔；推选。

འདེམས་སྒྲིག 〔名〕编选；选编。

འདེམས་མངག 〔名〕选派。

འདེམས་ཉོ 〔名〕选购。

འདེམས་སྣོན 〔名〕增选；补选。

འདེམས་པ 〔动〕未来式为 གདམས，过去式为 འདམས，命令式为 འདོམས。选择，拣选。

འདེམས་སྦྱོར 〔名〕选配。

འདེམས་དམངས 〔名〕选民。

འདེམས་ཤོག 〔名〕选票。

འདེས 〔动〕为 འདེ 的过去式。

འདོ་བ 〔名〕骏马。

འདོ་མེད 〔形〕荒唐。

འདོ་བྲངས་མེད་པ 〔语〕无精神，无气力。

འདོ་ཤི 参看 མདོ་ཤི。

འདོགས་ཁྱི 〔名〕守门狗，拴着的狗。

འདོགས་པ 〔动〕未来式为 གདགས，过去式为 བཏགས，命令式为 ཐོགས。1.系，束缚，佩带。2.加，附加。3.命名，安立。

འདོང་བ 〔动〕未来式为 དོང，过去式为 འདོངས，命令式为 དོངས。去，向，往，到，前进。

འདོངས་པ 〔动〕为 འདོང་བ 的过去式。

འདོད་དགུ 亦作 འདོད་རྒུ 〔名〕九欲，一切欲(佛)。

འདོད་རྒྱལ 〔名〕自慢，自负，随欲，随意。

འདོད་ཟམས 〔名〕嗜欲，贪恋，贪心，野心。

འདོད་ཆགས 〔名〕贪(佛)，贪爱，贪欲，情欲。

འདོད་འཇོ་བ 〔名〕如意牛，奶牛。

འདོད་གཏམ 〔名〕情谈艳语。

འདོད་ཐག་ཉེ་བ 〔语〕急于求成。

འདོད་མཐུན 〔名〕赞成，逐心，顺心，性欲。

འདོད་དོན 〔名〕所想的事，谋求的事。

འདོད་པ 〔名〕1.爱，贪欲，欲望，想望。2.设想，主张。〔动〕愿意，希望，渴望，贪爱。

འདོད་པ་ཟོམ་མེད 〔语〕贪婪。

འདོད་པ་སྤོང་བ 〔语〕禁欲。

འདོད་པ་ཚིམ་པ 〔语〕满足，满意。

འདོད་ཕྱོགས 〔名〕情趣，志向。

འདོད་བློ 〔名〕意志，旨意，意愿，主张。

འདོད་ཚེས 〔名〕意愿，志愿，意图。

འདོད་རྩལ 〔名〕主张。

འདོད་ཞེན 〔名〕贪欲；贪恋。

འདོད་ཡོན 〔名〕财富，享受的东西，妙欲(佛)。

འདོད་ལོག 〔名〕淫邪；邪欲；淫欲。

འདོད་སྲེད 〔名〕情欲；贪恋；爱恋。

འདོན་པ 〔动〕未来式为གདོན。过去式为 བཏོན，命令式为 ཐོན。1.使出，取出，丢出；开发；挖掘。2.驱逐，驱出；开除。3.念诵。

འདོན་སྤེལ 〔名〕倡导；焕发。

འདོན་སྤྲོད 〔名〕提供。

འདོན་རྩལ 〔名〕朗诵法，念诵法。

འདོམ 或 འདོམ་པ 〔量〕1.寻(四肘之长)。2.膀(两臂伸直的长度)。

འདོམ་ཐུག 〔名〕会晤；会面。

འདོམ་རྩ 〔名〕总脉。

འདོམས 〔名〕阴部，私处。〔动〕为 འདེམ་པ 的命令式。

འདོམས་དཀྲིས 〔名〕月经带。

འདོམས་པ 〔动〕未来式和过去式为 གདམས，命令式为 གདོམས。1.训诲，劝化。2.解释；表明。3.警戒。4.集合，会集。

འདོར་བ 〔动〕未来式为 འདོར，过去式为 དོར，命令式为 ཐོར。1.掷出；抛出。2.丢失；散失。3.抹去。

འདོལ་འདོལ་བ 〔形〕松软。

འདོལ་ཞིང 〔名〕熟田，松软的土地。

འདོལ་ས 〔名〕沃土，沃地，肥沃的土壤。

འདྲ 或 འདྲ་བ 〔副〕如，若，相似，相等。

འདྲ་རྟེག 〔名〕像，偶像。

འདྲ་བཅོས 〔名〕照做；仿做。

འདྲ་མཉམ 〔名〕平等。

འདྲ་འདྲ 〔副〕相似，类似，酷似。

འདྲ་སྣང 〔名〕假象。

འདྲ་དཔེ 〔名〕样本，蓝本，样子，模型。

འདྲ་བ 同 འདྲ。

འདྲ་བོ 〔形〕1.似乎，宛如。2.相同，相似。

འདྲ་འབག 〔名〕假面具。

འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས 〔语〕多种多样。

འདྲ་བཟོ 〔名〕复制。

འདྲ་ཤུས 或 འདྲ་བཤུས 〔名〕摹本，临摹，誊写，照抄，翻版。

འདྲ་ས 〔名〕共同点。

འདྲངས་པ 同 དྲངས་པ。

འདྲད 〔动〕1.未来式为 འདྲད，过去式为 དྲད，命令式为 དྲོད。抓，扒。2.未来式为 འདྲད，过去式和命令式为 བྲད。梳，篦，刮。

འདྲད་འདྲོད 〔形〕发硬，膨胀（指食物未消化）。

འདྲལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 དྲལ，命令式为 དྲོལ。撕碎，割开，拆断。

འདྲི་གཅོད 〔名〕审判。

འདྲི་རྟགས 〔名〕问号（标点符号"？"）。

འདྲི་རྟོག 〔名〕审讯。

འདྲི་བརྟག 〔名〕问诊。

འདྲི་བ 〔动〕未来式为 དྲི，过去式和命令式为 དྲིས。1.问，询问。2.调查。

འདྲི་རྩད 〔名〕询问，寻讨，盘问。

འདྲི་འཚོལ 〔名〕寻访。

འདྲི་ཞིབ 〔名〕盘查，审问，盘问。

འདྲི་རོགས་པ 〔名〕陪审员。

འདྲི་ལན 〔名〕对答，问答。

འདྲིད་པ 〔动〕欺骗，哄骗。

འདྲིལ་བ 〔动〕过去式为 དྲིལ。1.滚下。2.封，包裹，卷起。3.盘绕。

འདྲིས་པ 〔动〕娴熟，熟悉。

འདྲུ་བ 〔动〕未来式为 འདྲུ，过去式为 དྲུས，命令式为 ཕྲུས。挖；掘；掏。

འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ 〔名〕拖拉机。

འདྲུད་པ 〔动〕过去式及命令式为 དྲུད。1.拖；拉；牵。2.摩擦。

འདྲུབ་པ 〔动〕未来式为 དྲུབ，过去式及命令式为 དྲུབས。1.缝纫；刺绣。2.疗治。

འདྲུབ་སྤྱད 〔名〕缝纫工具。

འདྲུམས་པ 〔动〕破坏；损坏。

འདྲུལ་བ 〔动〕未来式为 འདྲུལ，过去式及命令式为 དྲུལ。1.腐烂；腐朽。2.落下；坠落；陨坠；滑跌；溜下。

འདྲེ 〔名〕魔鬼，鬼魅；精灵。

འདྲེ་ཏྲ 同 འདྲ་ཚ་ག་བ 〔名〕蚱蜢。

འདྲེ་བ 〔动〕未来式为 འདྲེ，过去式及命令式为 འདྲེས。1.混合；掺杂。2.交换。

འདྲེ་རླུང 〔名〕妖风；邪风。

འདྲེ་ལག 〔名〕魔爪。

འདྲེ་ཤིག 〔名〕臭虫，臭虱。

འདྲེག་པ 〔动〕剪，割。

འདྲེད་པ 同 སྐྱན་པ 〔动〕忧闷，厌烦。

འདྲེན་གླ 〔名〕运费。

འདྲེན་པ 〔名〕引导者，导师。〔动〕未来式为 དྲང，过去式为 དྲངས，命令式为 དྲོངས。1.拖；拽。2.指导；引导。3.邀请。

འདྲེན་པ་མཉམ་མེད 〔语〕无比的导师（指释迦牟尼）。

འདྲེན་བྱེད 〔名〕眼之异名。

འདྲེན་ཚད 〔名〕运输量。

འདྲེན་ཚོང 〔名〕运销。

འདྲེས 〔动〕为 འདྲེ་བ 的过去式和命令式。

འདྲེས་རྙོག 〔名〕1.浑浊。2.紊乱；混乱；杂乱无章。

འདྲེས་སྡོད 〔名〕杂居。

འདྲེས་སྦྱོར 〔名〕合成；化合。

འདྲེས་མ 〔名〕混合物。

འདྲོག་པ 〔动〕惊动，惊骇，震惊。

འདྲོད་པ 〔动〕相信，信任。

འདྲོབས་པ 〔形〕直，正直。

རྡ་རྡ་ར 〔名〕洋金花(药)。

རྡད་ཁ 参看 གདད。

རྡབ་རྡེག 〔名〕冲击。

རྡབ་པ 〔动〕未来式为 བརྡབ, 过去式为 བརྡབས, 命令式为 རྡོབས。 击，碰，撞。

རྡར་འཁོར 〔名〕砂轮。

རྡར་ཉིགས 〔名〕磨床。

རྡར་རྡོ 〔名〕磨刀石。

རྡར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བརྡར, 命令式为 རྡོར。 磨砺；锉。

རྡར་ཟད 〔名〕磨损。

རྡར་བཟོ 〔名〕磨工(工种)。

རྡར་ལས་བཟོ་པ 〔名〕磨工(工人)。

རྡར་ཤུགས 〔名〕摩擦力。

རྡལ་བྱ 亦作 བརྡལ་བྱ 〔名〕缝用鞋口的脚钱。

རྡལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བརྡལ, 命令式为 རྡོལ。 展布，散布。

རྡེགས 同 རྡེག་པ 〔动〕打，击。

རྡིབ་པ 〔动〕未来式为 བརྡིབ, 过去式为 བརྡིབས, 命令式为 གཏིབས。 1.坍塌，陷人，压凹。2.破碎，压碎，毁坏。

རྡུག་པ 〔动〕未来式为 བརྡུག, 过去式为 བརྡུགས, 命令式为 རྡུགས。 1.征服，毁坏。2.倾复。

རྡུགས 〔动〕为 རྡུག་པ 的命令式。

རྡུགས་པ 〔形〕1.穷尽。2.束手无策。

རྡུང 〔名〕小丘。

རྡུང་ཁ་རྒྱག་པ 〔语〕撞击。

རྡུང་རྡེག 〔名〕打击，冲击，攻击。

རྡུང་གནོན 〔名〕锻压，冲压。

རྡུང་བ 〔动〕未来式为 བརྡུང，过去式为 བརྡུངས，命令式为 རྡུངས。打，击，敲，捣。

རྡུང་གཟེར 〔名〕铆钉。

རྡུང་བཟོ 〔名〕锻工(工种)。

རྡུང་ལས 〔名〕锻打之物。

རྡུངས 〔动〕为 རྡུང་བ 的命令式。

རྡུམ་པ 或 རྡུམ་པོ 〔形〕肢体残缺，如，ལག་རྡུམ 断手，秃手，རྐང་རྡུམ 断足，秃足，མཇུག་རྡུམ 秃尾。

རྡུམ་བུ་རི་རལ 〔名〕贯众(药)。

རྡུལ 〔名〕1.灰屑，微尘。2.微粒。3.花粉。

རྡུལ་དུ་རློག་པ 〔语〕粉碎，毁灭。

རྡུལ་ཕྲ་རབ 〔名〕微尘，极微，分子，原子，核子。

རྡུལ་བརྩེགས 〔名〕积尘(山之异名)。

རྡེག་པ 〔动〕未来式为 བརྡེག，过去式为 བརྡེགས，命令式为 རྡེགས。1.打，击，敲，踢。2.推，冲。

རྡེགས 〔动〕为 རྡེག་པ 的命令式。

རྡེབ་པ 〔动〕未来式为 བརྡབ，过去式 བརྡབས，命令式为 རྡོབས。推倒，摆荡，打滚，拍，打，击，抛。

རྡེའུ 〔名〕小石子。

རྡོ 或 རྡོ་བ 〔名〕石头。

རྡོ་ཀ་མ་རུ 〔名〕大理石。

རྡོ་ཀ་ཤུ་ཁ 〔名〕试金石。

རྡོ་ཞད 〔名〕赤石脂(药)。

རྡོ་རྐོས 〔名〕石刻，石雕。

རྡོ་ཞུས 同 བྲག་ཞུན 〔名〕五灵脂(药)。

རྡོ་ཁ 〔名〕石纹，石隙。

རྡོ་ཁབ་ལེན 〔名〕磁石。

རྡོ་ཁོག 〔名〕石锅；石臼。

རྡོ་མཁན 同 རྡོ་བཟོ 〔名〕石工；石匠。

རྡོ་གྲི 〔名〕石刀(原始时代人类的生产工具之一)；石斧。

རྡོ་རྒྱུས 〔名〕1.石绵。2.阳起石(药)。3.誓约。

རྡོ་ཆར 〔名〕冰雹；陨石雨。

རྡོ་ཆས 〔名〕石器。

རྡོ་འཇོར 〔名〕石锄(古代人类的一种生产工具)。

རྡོ་རྗེ 〔名〕1.石王。2.金刚。3.金刚杵。4.金刚钻。

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ 〔名〕钻石；金刚石。

རྡོ་རྗེ་ཚེར་མ 同 འབྲུམ་ནད 〔名〕天花病。

རྡོ་ཉི་ཟླ 同 ཉི་ཟླ་ལ 〔名〕日月山(在青海省共和县境内)。

རྡོ་མཆིན 〔名〕石膏。

རྡོ་སྙིང 〔名〕1.玛瑙。2.子母绿(药)。

རྡོ་ཐལ 〔名〕1.石灰。2.石膏(药)。

རྡོ་དྲིལ 〔名〕石钟；钟；铃。

རྡོ་དྲེག 〔名〕石垢。

རྡོ་ནུ་རིལ 〔名〕钟乳石。

རྡོ་སྣག 〔名〕石墨。

རྡོ་སྣུམ 〔名〕石油；煤油。

རྡོ་པར 〔名〕石印。

རྡོ་སྤོས 〔名〕石香；硬香料。

རྡོ་བ 同 རྡོ。

རྡོ་རྩིག 〔名〕石墙。

རྡོ་ཚད 〔名〕银锭；元宝。

རྡོ་ཚད་གཅིག 〔名〕一秤银子(重五十两)。

རྡོ་ཚིག 〔名〕誓言；誓词。

རྡོ་ཞུན 〔名〕1.石油。2.石灰浆。

རྡོ་ཞོ 〔名〕1.石灰。2.石灰浆。

རྡོ་གཞོང 〔名〕石槽。

རྡོ་ཟམ 〔名〕石桥。

རྡོ་གཟོང 〔名〕石凿。

རྡོ་བཟོ 同 རྡོ་མཁན。

རྡོ་གཡམ (名) 石板，砂岩，岩页。

རྡོ་རིང (名) 石碑；石柱。

རྡོ་རིང་ཞང་ཚ (名) 唐蕃会盟碑，舅甥和盟碑。

རྡོ་རིལ (名) 1.卵石。2.碌碡，石滚。

རྡོ་ལ (名) 石腊。

རྡོ་ལས (名) 石工，土工，石匠。

རྡོ་ཤ 同 རྡ་ཤ。

རྡོ་ཤེལ (名) 水晶石。

རྡོ་སོལ (名) 煤；石炭。

རྡོ་སོལ་འབྲུད་ས (名) 煤田。

རྡོ་སོལ་སྲེག་མ (名) 焦炭。

རྡོ་ཧྲུག (名) 砾石。

རྡོག (名) 颗，粒，根。

རྡོག་ཁྲེས (名) 包袱，驮子，负荷物。

རྡོག་འགྲིལ་བ (语) 扼要。

རྡོག་པས་བརྫིས་པ (语) 作践。

རྡོག་པོ 或 རྡོག་མ (名) 包，卷，丸，颗，粒。

རྡོག་ཕྲེས (名) 背包，负荷物。

རྡོག་མ 同 རྡོག་པོ。

རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ (语) 团结。

རྡོག་རྫིག (名) 要旨，主旨。

རྡོག་བརྫིས (名) 蹂躏，践踏。

རྡོངས་པ (动) 伴行；同行。

རྡོབ་པ (动) 赐，献，给。

རྡོབས (动) 为 རྡབ་པ 和 རྡེབ་པ 的命令式。

རྡོར (名) 为 རྡོ་རྗེ 的缩写体。(动) 为 རྡར་བ 的命令式。

རྡོལ (动) 为 རྡལ་བ 的命令式。

རྡོལ་བ (名) 鞋匠；渔夫；屠户等。(动)未来式及过去式为 བརྡོལ，命令式为 རྡོལ。1.出生，出现，露出。2.弄破，捣破，穿通。

རྡོས་བཅས (语) 有关联，互相牵连。

རྡོས་ཆེ (形) 膨大，体积大。

རྡོས་པ (形) 肿胀；膨胀；担负重。(动)破裂，炸裂。

ལྡ་ལྡི 〔名〕悬彩，彩缨。

ལྡག་ཀྱི 参看 འདག་ཀྱི。

ལྡག་ཚལ 参看 འདག་ཚལ。

ལྡག་པ 〔动〕未来式为 བལྡག，过去式为 བལྡགས，命令式为 ལྡོགས。舐，吮。

ལྡང 〔名〕旁边，在旁。

ལྡང་ལྡིང་བྱས་པ 〔语〕腾起，飞腾。

ལྡང་བ 〔动〕未来式为 ལྡང，过去式为 ལངས，命令式为 ལྡོངས。升起，起立。〔形〕足，够。

ལྡང་ཚད 〔名〕足量，够量。

ལྡངས་པ 〔动〕为 ལྡང་བ 的过去式。

ལྡད 〔名〕合金。〔动〕未来式和过去式为 བལྡད，命令式为 ལྡོད。1.嚼，反刍。2.染污，污沾。

ལྡད་པ 〔名〕1.杂质，搀杂，搀假。2.节日，丧葬年祭。

ལྡན 或 ལྡན་པ 〔动〕具，有，具有，所有，属于。用于名词或动词之后时，其原有的词则变为形容词或另一名词。

ལྡན་གནས 〔名〕晦日（阴历每月的末一天）。

ལྡན་པ 〔动〕具备，具有，属于，所有。

ལྡབ 〔数〕倍，番。

ལྡབ་གྲངས 〔数〕倍数。

ལྡབ་ལྡིབ 〔形〕1.无谓之谈，胡言乱语。2.口吃，结巴。

ལྡབ་ལྡོབ 〔形〕1.表意不明的言语。2.迟钝。

ལྡབ་པ 〔动〕未来式为 བལྡབ，过去式为 བལྡབས，命令式为 ལྡོབས。1.重迭，重复。2.折迭。

ལྡབ་མ 〔名〕重迭，折迭物。〔数〕倍。

ལྡམ་ཁ 〔名〕污水。

ལྡམ་ལྡམ 或 ལྡམ་པ 〔形〕

极缓慢。

ལྡམ་ལྡུམ 〔名〕 青菜。〔形〕 1.可怜。2.卑贱。

ལྡམ་ལྡེམ 〔形〕 晃荡，摇摇晃晃，悠荡，飘飘荡荡。

ལྡར་ལྡུར་བ 〔名〕 或〔象〕咕嘟(如粥沸声)。

ལྡར་བ 〔形〕 1.疲倦，困乏。2.愚呆。3.潮润。

ལྡས་པ 〔名〕 (古)剩余，遗留。

ལྡི་རི་རི 〔象〕 雷声隆隆。

ལྡིག་པ 〔动〕 震动，蠕动。

ལྡིང་སྐོར་རྒྱག་པ 〔语〕 飞翔。

ལྡིང་སྐྱོགས 〔名〕 大铜杓。

ལྡིང་ཁང 〔名〕 凉亭，凉棚。

ལྡིང་ཐག 〔名〕 悬索。

ལྡིང་དཔོན 〔名〕 定本(旧西藏军队的军衔之一，统领50名士兵)。

ལྡིང་བ 〔动〕 1.浮，游泳，泅水。2.悬吊。3.翱翔。

ལྡིང་ཟངས 〔名〕 大铜壶。

ལྡིང་ངེ 或 ལྡེང་ངེ 〔副〕 甚，极，颇。

ལྡིབ་པ 〔形〕 1.不清楚，无智。2.结巴。〔动〕 未来式为 བལྡིབ，过去式为 ལྡིབས。口吃。

ལྡིབས་པ 〔动〕 为 ལྡིབ་པ 的过去式。

ལྡིར་སྒྲ 〔名〕 隆隆声，雷鸣声。〔形〕 响亮。

ལྡིར་ལྡིར 〔象〕 轰隆隆。

ལྡིར་བ 〔动〕 1.伸长，扩张。2.风号，雷鸣。3.胀大，膨胀，鼓起，突出。

ལྡུག་པ 〔动〕 未来式为 ལྡུག，过去式及命令式为 ལྡུགས。灌注，灌入。

ལྡུག་མ 〔名〕 漏斗。

ལྡུད་པ 〔动〕 未来式为 ལྡུད，过去式及命令式为 ལྡུད。1.喂(水)，喂(奶)。2.饮(牛马)。3.倒(茶)。

ལྡུམ 〔名〕 1.蔬菜。2.野菜。

ལྡུམ་སྟག 〔名〕 菜虎(花蝴蝶

的藻词)。

ལྡུམ་པ 〔名〕种菜者。

ལྡུམ་བུ 〔名〕 1.(古) 施舍。2.野菜，野草。

ལྡུམ་བུ་ཁག་གཅོད 〔名〕 仙鹤草(药)。

ལྡུམ་བུ་བྱང་ཆུབ 〔名〕 敦盛草(药)。

ལྡུམ་ར 〔名〕 1.花园，菜园；果园。2.人造园林。

ལྡིར་ལྡུར 〔象〕 沸水声；澎湃声，澎湃，速行，疾流。

ལྡེ 〔名〕 1.西藏古时赞普常用的名号，亦作 ལྡེའུ， 如：ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན。2.财库，宝库。〔动〕为 འདེ 的未来式。

ལྡེ་ཁུ 〔名〕 1.甜药汁。2.膏药。

ལྡེ་གུ 参看 ལྡེ་ཁུ。

ལྡེ་བ 〔动〕未来式和命令式为 ལྡེ， 过去式为 ལྡེས。 烤；烘，晒。

ལྡེ་མིག 〔名〕钥匙。

ལྡེ་མིག་པ 〔名〕1.管家。2.掌钥匙者。

ལྡེག་པ 〔动〕 震动，(地)震；震摇。

ལྡེང་ཀ 参看 ལྡིང་ཀ。

ལྡེབ་པ 〔动〕未来式为 བལྡེབ， 过去式为 བལྡེབས， 命令式为 ལྡོབས。翻转，反折。

ལྡེབ་བྲིས 〔名〕 壁画。

ལྡེབས 〔名〕1.边，面(如壁)。2.篱，屏，栅。

ལྡེབས་ཞལ 〔名〕 抹墙的泥。

ལྡེབས་ཞིང 〔名〕 坡田，坡地。

ལྡེབས་བཟང 〔语〕 壁面美观。

ལྡེབས་རིས 〔名〕 壁画。

ལྡེམ 〔名〕 1.参看 ལྡེམ་པོ。2.像，塑像，偶像(直立的)。

ལྡེམ་སྐུ 〔名〕 塑像，偶像。

ལྡེམ་ལྡེམ 〔形〕 1.颤动，闪动，轻飘飘。2.弯曲，不直，歪斜。3.易曲的，易挠的，柔软，屈伸自在的。

ལྡེམ་པ 〔名〕1.反语；讥消。2.背驰；反对；相反，不同；矛盾。〔形〕振摇；震动。

ལྡེམ་པོ 〔名〕谜，喻，秘密；密意，计策。〔形〕不直，弯曲，不诚实。

ལྡེམ་བུ 〔名〕秘密。〔形〕柔软。

ལྡེམ་མེ་བ 〔形〕摇动；摆动；晃动。

ལྡེམ་ཤུགས 〔名〕弹力。

ལྡེའུ 〔名〕1.西藏原始宗教之一。2.心宿(二十八宿之一)。

ལྡེར་སྐུ 〔名〕泥像，塑像。

ལྡེར་བ 〔名〕磁泥，陶泥，胶泥。〔形〕强韧。

ལྡེར་བཟོ 〔名〕造像者，塑像者。

ལྡེས་པ 〔动〕为 ལྡེ་བ 的过去式。

ལྡོ 〔名〕边，旁。

ལྡོ་ལྡོ 〔副〕不久。

ལྡོག་རྒོལ 〔名〕反攻。

ལྡོག་ཏུ་མེད་པ 〔语〕不可逆转，不可倒转。

ལྡོག་འདྲི 〔名〕反问。

ལྡོག་པ 〔动〕未来式为 ཟློག，过去式与命令式为 ལོག。1.转回；遣回。2.转变，相反，颠倒。

ལྡོག་ཕྱོགས 〔名〕反面。

ལྡོག་གཞི 〔名〕负根（数学用语）。

ལྡོགས 〔动〕为 ལྡོག་པ 的命令式。

ལྡོང་བ 同 ལོང་བ 〔名〕盲；瞎。

ལྡོང་མུན 〔名〕1.黑暗。2.迷眼；弄瞎。

ལྡོང་ཚོ 参看 རྡོང་ཚོ。

ལྡོང་རོས 〔名〕1.雄黄(药)。2.粉墙的黄泥。

ལྡོངས 〔动〕为 ལྡོང་བ 的命令式。

ལྡོད 〔动〕为 ལྡོད 的命令式。

ལྡོན་པ 〔动〕1.付还，退还。2.回答，回复。

ལྡོབ་པ 〔动〕善辩，辩给，敏

悟，了解迅速。

ལྡོབས 〔动〕为 ལྡོབ་པ 和 ལྡོབ་པ 的命令式。

ལྡོབས་ཕྱིན 〔形〕敏给；敏捷，了解迅速。

ལྡོབས་པ 〔名〕灵机；辩才。

ལྡོམ་པ 〔名〕布施物。

ལྡོམ་པོ 〔名〕流浪者。

ལྡོམ་བུ 〔名〕1.参看 ལྡོམ་པ。2.乞求，乞食。

ལྡོམ་ས 〔名〕1.乞化处。2.施食厂。

སྡང་ཁྲོ 〔名〕怨恨；愤恨。

སྡང་དགྲ 〔名〕怨敌；敌人。

སྡང་བ 同 ཞེ་སྡང 〔动〕怀恨，嫌恶，发怒，瞋恚，瞋(佛)。

སྡང་མིག 〔名〕怒目。

སྡངས་སེམས 〔名〕仇恨之心。

སྡད་གྲོང 〔名〕住房。

སྡམ་པ 参看 ལྡོམ་པ。

སྡར་བ 参看 སྡར་མ。

སྡར་མ 同 སྡར་བ 〔形〕胆怯，畏缩，胆小鬼。

སྡིག 〔名〕1.熬茶器。2.创造基础。3.罪恶。〔形〕厚，粗大。

སྡིག་པ 〔名〕1.恶；罪恶。2.蝎子。

སྡིག་སྤོང་དགེ་སྒྲུབ 〔语〕改恶从善。

སྡིག་ར 〔名〕蝎子。

སྡིག་སྲིན 〔名〕螃蟹。

སྡིགས་པ 〔动〕未来式为 བསྡིག，过去式为 བསྡིགས，命令式为 སྡིགས。1.指责；指出。2.恐吓。

སྡིགས་ཚིག 〔名〕讹诈。

སྡིགས་མཛུབ 〔名〕1.指人的食指。2.指责。3.恐吓印，期剋印(佛)。

སྡིང་ཐུང 〔名〕天麻(药)。

སྡིངས 〔名〕1.平地；平原。2.凹处。3.中心，中部。

སྡིབ་པ 〔形〕1.不清楚；无智。2.结巴。

སྡུ་གུ 同 མཛེས་པ 参看 སྡུག་གུ。

སྡུག 〔名〕痛苦。

སྡུག་སྐད་ཆག་པ 〔语〕叫苦。

སྡུག་ཁུར་བ 〔语〕受屈;忍苦。

སྡུག་ཁྲལ 〔名〕苦役。

སྡུག་གུ 亦作 སྡུ་གུ 〔形〕美丽,可爱。

སྡུག་རྒོད 〔名〕活该,吃亏。

སྡུག་བཤད 〔名〕诉苦。

སྡུག་བསྔལ 〔名〕苦,痛苦。

སྡུག་དྲན་ཟ་མ 〔语〕忆苦饭。

སྡུག་འདྲེ 〔名〕魔鬼。

སྡུག་པ 〔名〕痛苦,不幸,忧愁。〔形〕1.悦意, 可意。2.美,可爱,亲爱。〔动〕烦恼,沮丧。

སྡུག་པོ 〔形〕1.不幸,悲惨。2.凶悍,凶恶。

སྡུག་པོར་འགྱུར་བ〔语〕恶化。

སྡུག་སྦྱོང 〔语〕苛待,虐待。

སྡུག་ཞྭ 〔名〕丧帽,孝帽。

སྡུག་ཕུས་བཤད་པ 〔语〕叫屈,诉苦。

སྡུག་རུས 〔名〕忍耐,刻苦,努力。

སྡུག་རུས་གྱིས 〔副〕奋斗吧,努力吧。

སྡུག་རུས་བྱེད་པ 〔语〕刻苦,下苦功。

སྡུག་སེམས 〔名〕痛苦的心情。

སྡུག་སྲན 〔名〕耐苦,忍受苦难。

སྡུད 〔名〕衣服的裥褶,衣褶。

སྡུད་པ 〔名〕摄事。〔动〕未来式为 བསྡུ,过去式为 བསྡུས,命令式为 སྡུས。1.搜集,集合,收集,扫拢,召收。2.联合,接合,组合,加入。

སྡུད་མ 〔名〕褶帛。

སྡུད་ལེན 〔名〕征收,征取。

སྡུམ་ཚབ 〔名〕夫妇,家室。

སྡུམ་པ 〔名〕1.条约,契约。2.房屋,住宅。〔动〕未来式为 བསྡུམ,过去式为 བསྡུམས,

命令式为 སྡུམས。调和，复和；调解；和解；使一致。

སྡུམ་མཚེས 〔名〕邻居。

སྡུམས 〔动〕为 སྡུམ་པ 的命令式。

སྡུར་གྲངས 〔名〕比例数。

སྡུར་བ 〔动〕未来式与过去式为 བསྡུར，命令式为 སྡུར。比较，对比。

སྡུར་ཚོལ 〔名〕评议。

སྡུར་ཚད 〔名〕比例，比率。

སྡུས 〔动〕为 སྡུད་པ 的命令式。

སྡེ 〔名〕1.类，部门，部分。2.族；部落，公众。3.队。

སྡེ་སྐོར 〔名〕类，部分。

སྡེ་ཁག 〔名〕单位；部门；部分。

སྡེ་མཁར 〔名〕堡寨。

སྡེ་ཆེན་པོ 〔名〕大村庄；大部落。

སྡེ་སྣོད 〔名〕藏（佛教著作，包括经藏、律藏、论藏三部分）。

སྡེ་སྣོད་གསུམ 〔名〕三藏（经藏、律藏、论藏）。

སྡེ་པ 〔名〕1.官长。2.长老。3.旧西藏地方政府的官职名。

སྡེ་པ་གཞུང 〔名〕旧西藏地方政府的俗称。

སྡེ་དཔོན 〔名〕首领，部落的官长，酋长。

སྡེ་བ 〔名〕村落。

སྡེ་ཚན 〔名〕部分，单元；类别，章节。

སྡེ་ཚོགས 〔名〕团体，组织。

སྡེ་ཡངས 〔名〕天井。

སྡེ་སྲིད 〔名〕第斯（部落的执政者或摄政者）。

སྡེག་ཉེས 〔名〕罪恶，罪行。

སྡེད་ཁག 〔名〕付托，责任。

སྡེད་ཆ 〔名〕台子（如搭台子）。

སྡེབ 〔名〕本子，册，簿。

སྡེབ་པ 〔动〕未来式为 བསྡེབ，过去式为 བསྡེབས，命令式为 སྡེབས。1.混合；混杂；交易，交换。2.联合；联接；

编辑，作诗。3.缚。

སྡེབ་སྦྱོར 〔名〕1.韵，诗，谐韵学。2.拼音，配合，编辑。3.交配，配种。

སྡེབ་ཚོང 〔名〕批发(商品)。

སྡེབས 〔动〕为 སྡེབ་པ 的命令式。

སྡེར་ཆགས 〔名〕有爪动物。

སྡེར་ཀྱད 〔名〕盘子；碟子。

སྡེར་མ 〔名〕碟，盘。

སྡེར་མོ 〔名〕爪。

སྡེར་རྩལ 〔形〕灵巧，敏捷，利落。

སྡོ་བ 〔动〕未来式为 བསྡོ，过去式为 བསྡོས，命令式为 སྡོས (与 དང 或 ལ 连用)。1.冒险；拼命；牺牲.2.嫉妒。

སྡོགས 〔动〕为 བསྡོགས་པ 的命令式。

སྡོང་དུམ 〔名〕1.段木。2.残树干，干树梃，树桩。

སྡོང་པོ 〔名〕1.树。2.茎，树干。

སྡོང་ཤུང 〔名〕天麻(药)。

སྡོང་ཕྲན 〔名〕1.小树。2.灌木。

སྡོང་བ 〔动〕未来式为 བསྡོང，过去式为 བསྡོངས，命令式为 སྡོངས。伴行，同行，结伴。

སྡོང་བུ 〔名〕干，茎。

སྡོང་བུ་རིང 〔名〕葫芦。

སྡོང་ཟླ 同 ཟླ་གྲོགས 〔名〕朋友，伙伴。

སྡོང་རས 〔名〕棉布灯芯；灯心。

སྡོང་ཏོ 〔名〕灯花。

སྡོངས 〔动〕为 སྡོང་བ 的命令式。

སྡོངས་གྲོགས 参看 སྡོང་ཟླ。

སྡོད་ཁང 〔名〕住址，住所，住宅。

སྡོད་ཁྱིམ 〔名〕住户。

སྡོད་གནས 〔名〕住址。

སྡོད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྡད，命令式为 སྡོད。坐，停，住。

སྡོད་དབང 〔名〕居留权，居住权。

སྡོད་འབངས 〔名〕居民。

སྡོད་ཤག 〔名〕宿舍；住所（敬）。

སྡོད་སྲུང 〔名〕驻守。

སྡོམ 〔名〕蜘蛛。

སྡོམ་ཁྲིམས 〔名〕约法。

སྡོམ་གྲངས 〔名〕总数。

སྡོམ་འཆིང 〔名〕捆缚；束缚。

སྡོམ་པ 〔名〕戒律；戒规；律文（佛）。〔动〕1.未来式为 བསྡམ，过去式为 བསྡམས，命令式为 སྡོམས。束；缚，系；绊；控制。2.未来式为 བསྡོམ，过去式为 བསྡོམས，命令式为 སྡོམས。加于一起；总拢；垄断。

སྡོམ་ཟ 〔名〕1.沟渠。2.球。3.圆缨。

སྡོམ་འབོར 〔名〕总数；总额。

སྡོམ་རྩིས 〔名〕结算，统计。

སྡོམ་རྩིས་རྒྱག་པ 〔语〕搞结算，搞清算。

སྡོམ་བརྩོན 〔名〕比丘（佛）。

སྡོམ་ཚིག 〔名〕1.概括；总结；摄颂（佛）；结论。2.纲要；纲领。

སྡོམ་གཟེར 〔名〕剪或钳上的铆钉。

སྡོམས 〔动〕为 སྡོམ་པ 的命令式。

སྡུར 〔名〕香料，调料（牛、猪油等的统称）。

སྡུར་བལ 〔名〕调料。

སྡུས 〔动〕为 སྡུ་བ 的命令式。

བརྡ 或 **བརྡའ** 〔名〕1.示态；招呼，信号，呼号，暗号；记号；标帜；兆征。2.字；词。

བརྡ་དཀྲོག 〔名〕警诫；警告。

བརྡ་ཆད 〔名〕1.语言。2.见证。

བརྡ་རྙིང 〔名〕古字，旧词。

བརྡ་གཏོང་སྒྲོན་མེ 〔名〕信号灯。

བརྡ་གཏོང་མི་མདའ 〔名〕

信号枪。

བརྡ་རྟགས 〔名〕符号；信号。

བརྡ་ཐོ 〔名〕通知，招呼，传达；呼唤。

བརྡ་མདེལ 〔名〕信号弹。

བརྡ་སྤྲོད 〔名〕1.解释；文法；正字学，声明论。2.通知；介绍。3.证实，验实。

བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ 〔名〕语法，文法。

བརྡ་སྦྱོར 〔名〕通知。

བརྡ་ཡིག 〔名〕1.正字；文字正确。2.通知书；介绍信。

བརྡ་ལེན 〔名〕响应。

བརྡབ་པ 〔动〕为 རྡབ་པ 和 རྡེབ་པ 的未来式。

བརྡབས་པ 〔动〕为 རྡབ་པ 和 རྡེབ་པ 的过去式。

བརྡབས་ཤིགས 或 བརྡབ་གཤིག 〔名〕1.拍打与抖擞。2.暴虐；专制，压迫；苛待。

བརྡའ 同 བརྡ。

བརྡར་བ 〔动〕为 རྡར་བ 的未来式和过去式。

བརྡར་ཀ་ཆོད་པ 〔语〕除疑，决定；判断；透彻，果断。

བརྡལ་ཁྲ 〔名〕脚钱(清朝地方官吏因民事案件来到作案者家里，作案者拿钱酬谢官吏，就叫脚钱)。

བརྡལ་བ 〔动〕为 རྡལ་བ 的未来式与过去式。

བརྡིབ་པ 〔动〕为 རྡིབ་པ 的未来式。

བརྡིབས་པ 〔动〕为 རྡིབ་པ 的过去式。

བརྡུག་པ 〔动〕为 རྡུག་པ 的未来式。

བརྡུགས་པ 〔动〕1.穷困。2.束手无策。3.为 རྡུག་པ 的过去式。

བརྡུང་བཏག 〔名〕1.磨碾。2.舂磨。

བརྡུང་བ 〔动〕为 རྡུང་བ 的未来式。

བརྡུང་མ 〔名〕捣碎物(如

恭）；槌打成的器物（如铜、铁壶之类）。

བརྡུངས་པ 〔动〕为 རྡུང་བ 的过去式。

བརྡུལ་བ 〔动〕1.欺骗；欺诳。2.摇；挥舞。

བརྡེག་ཆ 〔名〕刀；镖；剑。

བརྡེག་འཆའ 同 བརྡེག··· འཆོས 〔名〕堕落；滑跌。

བརྡེག་ཐབས 〔名〕打击的方法。

བརྡེག་པ 〔动〕为 རྡེག་པ 的未来式。

བརྡེགས་པ 〔动〕为 རྡེག་པ 的过去式。

བརྡེབ་ཡོད 〔名〕奏乐者。

བརྡོལ་བ 〔动〕为 རྡོལ་བ 的未来式和过去式。

བརྡོས་བཅས 〔语〕依附；互相附着。

བརྡོས་པ 〔动〕1.跑向。2.依附；附着。

བལྡག་པ 〔动〕为 ལྡག་པ 的未来式。

བལྡགས་པ 〔动〕为 ལྡག་པ 的过去式。

བལྡད 〔动〕为 ལྡད 的未来式及过去式。

བལྡབ་པ 〔动〕为 ལྡབ་པ 和 ལྡིབ་པ 的未来式。

བལྡབས་པ 〔动〕为 ལྡབ་པ 和 ལྡིབ་པ 的过去式。

བལྡི་བ 〔动〕为 ལྡིབ་པ 的未来式。

བསྡད་པ 〔动〕为 སྡོད་པ 的未来式和过去式。

བསྡམ་པ 〔动〕为 སྡོམ་པ 的未来式。

བསྡམ་ཐོ 〔名〕结子；绷带。

བསྡམས་པ 〔动〕为 སྡོམ་པ 的过去式。

བསྡར་བ 〔动〕1.希望恩惠；期望；期待。2.畏；害怕。

བསྡིག་པ 〔动〕为 སྡིགས་པ 的未来式。

བསྡིགས་པ 〔名〕注视，瞪视。〔动〕为 སྡིགས་པ 的过

去式。

བསྡུ་སྐོང 〔名〕调集，召募。

བསྡུ་སྒྲིག 〔名〕整理，汇编。

བསྡུ་ཉོ 〔名〕征购，收购。

བསྡུ་བ 〔动〕为 སྡུད་པ 的未来式。

བསྡུ་ཚོགས 〔名〕召集。

བསྡུ་ལེན 〔名〕征收，招收，吸取。

བསྡུ་གསོག 〔名〕积聚，筹集，收拾。

བསྡུམ་པ 〔动〕为 སྡུམ་པ 的未来式。

བསྡུམས་པ 〔名〕条约。〔动〕为 སྡུམ་པ 的过去式。

བསྡུར་བ 〔动〕为 སྡུར་བ 的未来式及过去式。

བསྡུས་ཁྲ 参看 གདུས་ཁྲ。

བསྡུས་རྟགས 〔名〕省略号，删节号（……）。

བསྡུས་དོན 〔名〕大意，主要内容。

བསྡུས་པ 〔动〕为 སྡུད་པ 的过去式。

བསྡུས་མིང 〔名〕简称；略名。

བསྡེབ་པ 〔动〕为 སྡེབ་པ 的未来式。

བསྡེབས་པ 〔动〕为 སྡེབ་པ 的过去式。

བསྡོ་དགོངས་པ 〔名〕1.讥讽，毁谤。2.嫉妒。

བསྡོ་བ 〔动〕为 སྡོ་བ 的未来式。

བསྡོགས་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསྡོམས，命令式为 སྡོགས。1.组合；联合。2.预备，准备。3.盘起，扭起（绳）。

བསྡོང་བ 〔动〕为 སྡོང་བ 的未来式。

བསྡོངས་པ 〔动〕为 སྡོང་བ 的过去式。

བསྡོམ་པ 〔动〕为 སྡོམ་པ 的未来式。

བསྡོམས་པ 〔动〕为 སྡོམ་པ 的过去式。

བསྡོས་བ 〔动〕为 སྡོ་བ 的过去式。

ན

ན 〔名〕水草地。〔动〕病，如：ན་གཞིན་ཕོད 害病。〔介〕参看ལ。〔连〕（假设连词）义为"假如"、"若"，有时与གལ་ཏེ连用，义同。

ན་ཀྲ 〔名〕（梵）大鲸鱼。

ན་རྐྱེན 〔名〕病因。

ན་ག 或 ན་ཁ 〔名〕牧场，青草地。

ན་ག་གེ་སར 〔名〕使君子（药）。

ན་གི 〔名〕1.穿山甲。2.螺壳（药）。

ན་གུ 〔名〕1.黑穗（黑疸）。2.扁豆。

ན་འཁྲུ 〔名〕刺痛病。

ན་ཆུང 〔名〕少年。

ན་ཆུང་མ 〔名〕少女。

ན་མཉམ 〔名〕1.同岁，年岁相等，同庚。2.小友。

ན་མཉམ་མ 〔名〕同岁女友。

ན་ཚུགས 〔名〕病状，病况。

ན་འདམ་ས་ཁུལ 〔名〕水草地带，沼泽地带。

ན་ཉིང 〔名〕去年。

ན་ཕྲ 〔名〕年少，年幼

ན་བ 〔动〕患病，痛。

ན་བུན 〔名〕1.雾。2.螺蛳。

ན་མ 〔名〕1.白昼。2.ན指后藏གར地方，མ指མ་ཕམ马滂湖。

ན་མོ 〔动〕（梵）南无（敬礼的意思）。

ན་ཚ 〔名〕病痛，病。

ན་ཚུལ 〔名〕病象，病状，病情。

ན་ཚོད 〔名〕年岁，年纪。

ན་ཚོད་ཡོལ 〔语〕1.超龄。2.容颜衰退。〔名〕老人。

ན་གཞོན 〔名〕青年。

ན་ཟུག 〔名〕疼痛。

ན་ཟུག་ཆེ་བ 〔语〕剧痛。

ན་ཟླ 〔名〕同岁，同庚。

ན་བཟའ 〔名〕衣服；遮蔽物；遮蔽偶像的衣或布（敬）。

ན་ཡོལ 同 ན་ཚོད་ཡོལ。

ན་ར་ར 〔副〕1.垂长。2.长溜溜地。

ན་རམ 〔名〕1.车前子。2.荸根(药)。

ན་རིམ 〔名〕1.岁次，班辈。2.序齿(按年龄)。

ན་རེ 〔动〕云，说。

ན་རེ་བ 〔名〕或〔形〕相续，常常，连续不断。

ན་རོ 〔名〕1.藏文第四母音符号"ོ"的名称。2.病根，旧病，

ན་ལུགས 〔名〕病理。

ན་ལུགས་རིག་པ 〔名〕病理学。

ན་ལེ་ཤམ 〔名〕胡椒(药)。

ན་ས 〔名〕疼处。

ན་སོ 〔名〕年岁，年纪。

ནག་ཅད 〔名〕全黑，漆黑。

ནག་སྐྱ 〔名〕深灰色；灰黑色。

ནག་ཁུང 〔名〕黑暗，暗处。

ནག་ཁྲ 〔名〕黑底带花，黑底的彩纹，斑杂黑色。

ནག་ཁྲོམ 〔名〕黑市。

ནག་འགྲོས 〔名〕浅释；简注。

ནག་ཅན 〔名〕1.具有黑色。2.有罪者。

ནག་ཆགས 〔名〕角兽；黑兽。

ནག་ཆུ 〔名〕1.黑河，黑水（河名）。2.那曲或黑河（西藏那曲地区的一个县）。

ནག་ཆུ་ཁ 〔名〕黑河地区，黑河。

ནག་ཆེན 〔名〕1.罪大恶极者。2.大争讼。

ནག་ཧྲིག་ཧྲིག 〔形〕黑沉沉。

ནག་ཉེས 〔名〕罪恶。

ནག་ཉེས་བཤད་པ 〔语〕控诉。

ནག་ཉེས་ངོས་ལེན 〔语〕伏罪。

ནག་ཉེས་སྤྱད་པ 〔语〕犯罪。

ནག་ཐིག 〔名〕黑线，黑点；略有线纹。

ནག་ཐིང་ཐིང 〔形〕黑沉沉。

ནག་ཐུམ 或 ནག་ཐོམ 和 ནག་ཏུ་རེ 〔形〕漆黑。

ནག་ནོག 〔形〕1.污浊。2.沾染污垢。3.罪恶。4.面垢。5.模模糊糊，看不清楚。

ནག་སྣུམ 〔形〕乌油油；黑油油。

ནག་པ 〔名〕角宿(二十八宿之一)。

ནག་པོ 〔名〕土星。〔形〕黑。

ནག་པོ་ནག་ཧྲང 〔形〕乌黑。

ནག་ཕྱོགས 〔名〕1.黑暗。2.下半月；下弦。3.罪恶。4.外道。5.罪恶方面。

ནག་འཐུམས 〔名〕黑暗。

ནག་མོ 〔名〕1.参宿（二十八宿之一)。2.夜间。3.妻子；爱人(夏河方言)。

ནག་མོ་ཙན 〔名〕1.一种檀香。2.藏红花。

ནག་རྩི 〔名〕黑漆；黑油。

ནག་རྩི་འདེབས 同 སྟོན་འདེབས 〔名〕芒种(二十四节气之一)。

ནག་རྩིས 同 སྤོར་ཐང。

ནག་ཚང 〔名〕1.灶房。2.西藏雅鲁藏布江以南，萨迦寺西北一地名。

ནག་ཚིག 〔名〕点；小点。

ནག་ཚོ 〔名〕1.黑者。2.一地名。

ནག་མཚུར 〔名〕黑矾。

ནག་ལམ 〔名〕黑暗的道路；歧途。

ནག་ལས 〔名〕恶业(佛)，不善业。

ནག་ཤ 〔名〕1.骨肉亲。2.牛肉。

ནག་ཤིག་ཤིག 〔形〕黑沉沉。

ནག་ཤུར་ཤུར 〔形〕黑糊糊。

ནག་ཏུ་རེ 同 ནག་ཐུམ。

ནག་ཐིང 〔形〕黝黑。

ནགས 〔名〕森林，树林。

ནགས་རྒྱུད 同 ནགས་ཚལ 〔名〕森林；天然林。

ནགས་ཁྱི 〔名〕1.野兽；猛兽。2.野狗。

ནགས་ཁྲོད 〔名〕深林；林间。

ནགས་སྟུག་པོ 〔名〕密林；茂林。

ནགས་མཐོང 〔名〕森林。

ནགས་བྱི 〔名〕松鼠。

ནགས་མེ 〔名〕林火。

ནགས་ཚལ 同 ནགས་རྒྱུད 〔名〕森林；天然林。

ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ 〔名〕密林。

ནགས་ར 〔名〕林场。

ནགས་ལས 〔名〕林业。

ནགས་ལས་རིག་པ 〔名〕林学。

ནགས་གསེབ 〔名〕林隙；林间。

ནང 〔名〕1.内部；里面。2.内门。3.房屋；家。4.同 ནང་སྒོ。5.神密的；秘传的。

ནང་རྐྱེན 〔名〕内因。

ནང་སྨྱན 〔名〕暗伤，内伤。

ནང་ཁོང་སེམས 〔语〕消耗。

ནང་ཁྲིམས 〔名〕1.私律。2.私罚，家法。

ནང་ཁྲོལ 〔名〕内脏。

ནང་འཁོར 〔名〕内侍，家中的侍从或宾客；内眷；近友。

ནང་འཁྲུག 〔名〕内讧；内战。

ནང་གོན 〔名〕内衣；内裤。

ནང་གོས་སྤུ་མ 〔名〕绒衣；绒汗衫。

ནང་གྲས 〔名〕内层；里层。

ནང་གྲོས 〔名〕酝酿；商讨。

ནང་འགུགས 〔名〕内召，召进来。

ནང་གཅིག 或 ཉིན་གཅིག 〔名〕某晨。

ནང་བཅས 〔名〕有怨恨；衔恨。

ནང་ཆ 同 ནང་ཟོལ 〔名〕脏腑。

ནང་འཛམ 〔名〕内衣；内裤。

ནང་རྗེ 〔名〕家主，家长(敬)。

ནང་སྙིང 〔名〕1.果核。2.馅子。3.树心。

ནང་གཏམ་ཕྱི་སྒྲིལ 〔语〕把内部的话送到外边去(家丑外扬)。

ནང་ལྟར 〔副〕1.依照；遵从。2.如，似。3.俗语代替བཞིན་དུ。

ནང་འཐབ 同 ནང་འཁྲུག 〔名〕内乱。

ནང་དག 〔形〕内洁，清洁。

ནང་དོན 〔名〕内容。

ནང་དོན་གཙོ་བོ 〔名〕大意(内容)。

ནང་དོན་རིག་པ 同ནང་རིག 〔名〕内明(五明之一)(佛)。

ནང་དོར 〔名〕内裤，衬裤。

ནང་འདྲེན 〔名〕进口；输入，引进。

ནང་ནད་ཚན་ཁག 〔名〕内科。

ནང་ནུབ 〔名〕早晚，晨夕。

ནང་པར 〔副〕于明晨，在翌晨。

ནང་གྲོ 〔名〕密友，契友，知己。

ནང་ཁྱག 〔名〕房屋里间，内间，后室。

ནང་ཕྱོགས 〔名〕1.内部。2.内地。

ནང་ཕྲད 〔名〕1.遇到；见到。2.同性相配(指藏文拼音规律之一)。

ནང་བ་པ 〔名〕1.佛教徒(与ཕྱི་རོལ་པ "外道"相反)。2.此处。3.极密的，私的。

ནང་བུན 〔名〕内债。

ནང་ཟིན 〔名〕1.了解，定解(佛)。2.家仆。

ནང་ཟིན་ཚུད་པ 〔语〕娴习，熟悉内情。

ནང་ཟིན་ཚུད་པ 〔语〕1.了解内情。2.已得要义。3.深入了解。

ནང་བློན 〔名〕内臣，近臣。

ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕内燃机。

ནང་འཕྱར 〔名〕汗背心；内衣。

ནང་ཕྱག 〔名〕里面，内里，内间。

ནང་སྦྱོང 〔名〕演习，预演。

ནང་མ 〔名〕1.家主，主妇。2.里子(衣服)。3.内部。〔形〕私的，心服的。

ནང་མ་གཏིན་པ 〔语〕内部相残。

ནང་མི 〔名〕1.近亲，亲人。2.密友。3.同居者。4.自己人。

ནང་མིག 〔名〕室，房，房间。

ནང་མེ 〔名〕晨火(作早餐者)。

ནང་མོ 〔名〕晨，清早。

ནང་མོལ 〔名〕酝酿，商讨。

ནང་དམེ 〔名〕杀害家族及亲属的凶手。

ནང་དམེ་དར་བ 〔语〕内争，内哄。

ནང་སྙི 〔名〕果核，瓢子。

ནང་རྩོད 〔名〕内讧，内争。

ནང་ཚ 〔名〕自己人，一家。

ནང་ཚགས 〔名〕相好的，很熟的朋友。

ནང་ཚངས་ཅན 〔名〕有内絮者(指衣服、被褥等)。

ནང་ཚུལ 〔名〕内情，底细。

ནང་འཚངས 〔名〕拥挤；挤人，

ནང་མཛོད 〔名〕头等哈达。

ནང་འཛུལ 〔名〕侵入，入侵，入寇。

ནང་གཞིས 〔名〕家产。

ནང་བཞིན 〔副〕依照，如理。

ནང་ཚོལ 同 ནང་ཚ。

ནང་བཟན 〔名〕1.录事。2.伙计，家仆，家奴。

ནང་ཡངས་པ 〔形〕慷慨，宽宏大量。

ནང་ཡན་པ 〔形〕心内闲散，懒散。

ནང་རས 〔名〕衬布。

ནང་རིག 〔名〕内学，佛学，内明学(佛)。

ནང་རིག་པ 〔名〕内明，佛学，内学。

ནང་ཛིམ 〔名〕1.衬布。2.头巾布。

ནང་ཅུབ 〔名〕晨昏；早晚；旦夕。

ནང་ཅུལ་པ 〔名〕内奸；汉奸；败类。

ནང་རེ 〔名〕每晨。

ནང་རོལ 〔名〕内中，里面。

ནང་ཤ 〔名〕瓤子。

ནང་ཤ་ཅན 〔名〕有里子的衣服。

ནང་སེལ 〔名〕不和；争斗。

ནང་སོ 〔名〕1.房屋的里间。2.头人；土司。

ནང་སོག 〔名〕内蒙(我国内蒙古自治区)。

ནང་སྲིད 〔名〕内务，内政。

ནང་གསལ 〔语〕1.如内中所说。2.内部明朗。3.光明。4.依照。

ནང་གསེས 〔名〕内部；以内。

ནངས 〔名〕1.后日。2.翌晨。

ནངས་དགོང 同 སྔ་དགོང。

ནངས་པ 〔名〕清晨，早上。

ནད 〔名〕疾病。

ནད་དགོངས 〔名〕病假。

ནད་ཅན 〔名〕有病的；患病的。

ནད་གཉའ་བཅག་པ 〔语〕治病。

ནད་རྙིང་འཕར་བ 〔语〕旧病复发。

ནད་རྟགས 〔名〕症状。

ནད་བརྟག་སྨན་བཅོས 〔语〕诊疗。

ནད་ཐོ 〔名〕病历。

ནད་བདག 〔名〕瘟神；病魔。

ནད་འཐོངས 〔语〕拔除疾病。

ནད་པ 〔名〕1.患者，病人。2.有痛苦者。

ནད་ཕོ 同 ནད་པ。

ནད་ཚབ 〔名〕病情。

ནད་ཟུ 〔名〕疾病；有病者。

ནད་ཟུ་ཅན 〔名〕患者，有病者，有痛苦者。

ནད་ཁང 〔名〕病房；病人住处。

ནད་འབྲ 〔名〕病齿。

ནད་འབྲས 〔名〕疮，瘤。

ནད་འབྲས་ཅན 〔名〕芭蕉。

ནད་མ་འབྱར་མ 〔名〕蓝布裙(药)。

ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད 〔语〕饥馑战乱。兵荒马乱。

ནད་མེད 〔名〕1.日；太阳。2.健康；无恙；无病。

ནད་ཞི་བ 〔语〕病愈。

ནད་གཞི 〔名〕病因；病源。

ནད་གཞི་ཉན་ཆས 〔名〕听诊器。

ནད་ཡམས 〔名〕瘟疫；传染病；流行病。

ནད་གཡོག 〔名〕侍疾者；护士。

ནད་རིགས 〔名〕病症；病类。

ནད་རོ 〔名〕旧病；老病；后遗症。

ནད་སངས་པ 〔语〕复原；病愈。

ནད་གསོ་ཁང 〔名〕疗养院(所)。

ནད་གསོ་ཐབས 〔名〕疗法。

ནད་གསོ་བ 〔语〕疗养。

ནན 〔副〕切求；固请。

ནན་ཁྲིག 〔动〕1.因勤奋而召来。2.劫取他人财物。3.拘来；强夺；强占。

ནན་གྱིས 〔副〕勤奋地；努力地；迫切地；急迫地。

ནན་ཏན 〔形〕1.奋力；努力。2.热心；专心；热忱。3.申请；请求；严肃；认真。

ནན་ཏན་གྱིས 〔副〕1.无疑；确然。2.恳求；热忱。

ནན་ཏར 〔副〕1.极；很；甚；特别；总。2.肯定。3.恳切；热情。

ནན་ཏུར 〔名〕1.穷究；考究。2.呵斥。3.制戒(佛)。4.处罚。5.恳切。6.降级；降低。

ནན་ཏགས 〔名〕着重号(·)。

ནན་ཐུར 〔形〕无限(称赞天、海、池等的字)。

ནན་བྱར 〔语〕使降落。

ནན་ཚིག་བཟ་ཡིག 〔名〕通牒。

ནན་ཞག 〔名〕最近，近来。

ནན་ཞུ 〔名〕恳求。

ནན་བཀད 〔名〕强调。

ནན་སྲུང 〔名〕严守。

ནབ་རུབ 〔形〕昏暗，雾罩。

ནབ་བ 〔动〕未来式为 སྣབ，过去式为 སྣབས，命令式为 སྣོབས。穿，着(敬)。

ནབས་སོ 〔名〕井宿(二十八宿之一)。

ནམ 〔名〕1.夜。2.何时；永远，几时。3.藏文文法中的分合词，用在后加字 ན 之后，表示疑问语气或连接关系。

ནམ་མཁའ 〔名〕1.天空。2.空间，虚空。

ནམ་མཁའི་ཁམས 〔名〕天体。

ནམ་མཁའི་མཐོངས 〔名〕九重天。

ནམ་གུང 〔名〕午夜。

ནམ་གོང 〔名〕1.夜晚，上半夜。2.亢宿(二十八宿之一)。

ནམ་གྲུ 〔名〕娄宿(二十八宿之一)。

ནམ་རྒྱུན 〔名〕平时，日常，经常。

ནམ་སྟོད 〔名〕前半夜。

ནམ་ཐང 〔名〕1.一种宽呢。2.天气晴朗。

ནམ་དུས 〔名〕季节，时节。

ནམ་ཕྱུགས 〔名〕1.后来，以后。2.究竟。

ནམ་ཕྱེད 〔名〕夜半，中夜。

ནམ་འཕང 〔名〕1.高空，远空。2.声誉，人望。3.地位。

ནམ་དྲུས 或作 ནམ་སྨུས 〔名〕阴天。

ནམ་སྨད 〔名〕1.后半夜。2.天将明时。

ནམ་ཚོད 〔名〕锁子骨。

ནམ་ཚོད 〔名〕何时。

ནམ་ཞར 〔副〕任何时，随时。

ནམ་ཞིག་ན 〔语〕1.哪一天。2.有一天，在一个时期。

ནམ་ཐོད 〔名〕暴雨；倾盆大雨。

ནམ་གཞུག 〔名〕1.年终。2.秋季。

ནམ་ཟླ 〔名〕1.同 དུས་ཚོད。2.季。3.光明；时光。4.天气；季候。

ནམ་འོག 〔名〕1.下夜。2.氐宿(二十八宿之一)。3.天下。

ནམ་ཡང 〔语〕任何时亦……。

ནམ་རིང 〔名〕1.天长。2.长夜。

ནམ་ལངས 〔名〕破晓；黎明。

ནམ་ལངས་པ 同 གནམ་ལངས་པ。

ནམ་གཤིས 〔名〕1.天气。2.气象。3.气候。

ནམ་སེང་ཙམ 〔语〕天将明时。

ནམ་སྲོད 同 ས་སྲོད 〔名〕黄昏；黑夜。

ནམ་སྲོས་པ 〔名〕天黑；黄昏。

ནར 〔形〕细长柔软(如绳)。〔副〕立刻，立即。

ནར་གྱིས 〔副〕经常地。

ནར་གྱིས་འབྱུང་བ 〔语〕常时发生。

ནར་འཁྱད 〔名〕拖拉；拖延。

ནར་ནར 〔形〕相续；延续；成排，成行。

ནར་ནར་པོ 〔形〕长方形；纵长。

ནར་མ 〔形〕继续；不断；时常。

ནར་མར 同 རྒྱུན་དུ 〔副〕继续；时常；相续不断。

ནར་མོ 〔形〕1.长时；恒长。2.同 ནར་ནར་པོ。3.继续；常常。

ནར་སོན 〔语〕年迈；年高。

ནལ 〔名〕一种红宝石，帝青(宝石)。〔动〕(古)私通。

ནལ་ཟོལ 〔形〕懒散；散漫。

ནལ་ཟུག 〔名〕1.同宗男女奸生的子女。2.私生子。

ནལ་བུ 同 ནལ་ཟུག。

ནལ་ཟེ 〔名〕1.鸡奸。2.一种毒树。

ནལ་མ 同 ཤིང་ཟ་མ〔名〕猫儿刺。

ནལ་ཚེ 同 ནལ་ཟེ〔名〕1.杓，2.扫帚。3.烧火棍。

ནལ་ལི 或 ནལ་བུ〔名〕私生子。

ནས〔名〕青稞。〔介〕此字为藏文文法从格之一，义为“从”、“由”。〔连〕此字用于动词后时，义为“以后”等意。

ནས་རྫོང 同 ནས་སྦྱོང〔名〕青稞仓。

ནས་ཕྱད〔名〕青稞糠，麦麸。

ནས་སྦྱོང 同 ནས་རྫོང。

ནས་སྨིས〔名〕即将黄熟的青稞穗。

ནི〔助〕此字在一句之中，用以加重语气，或分清上下文，似汉语中的“者”和“呢”等意。

ནི་ཀུ〔名〕槟榔树。

ནི་གུ〔名〕少女。

ནིམ་པ〔名〕山豆根（药）。

ནེའུ་ལེ〔名〕鼬鼠。

ནུ 参看 ནུ་བོ。

ནུ་ཏོག 同 ནུ་རྟོག。

ནུ་གདན〔名〕牛的乳房。

ནུ་རྟོག 同 ནུ་ཏོག〔名〕奶头；奶嘴。

ནུ་བ〔动〕未来式为 ནུ，过去式及命令式为 ནུས。咂奶；吃奶。

ནུ་བོ〔名〕弟弟。

ནུ་འབྲང〔名〕乳房丰满。

ནུ་མ〔名〕乳房，奶头。

ནུ་མོ〔名〕妹妹。

ནུ་རྒྱ〔名〕乳腺。

ནུ་ཆི〔名〕1.酒精。2.精华。3.酒糟。

ནུ་ཞོ〔名〕奶。

ནུ་རིན〔名〕1.乳费。2.聘礼。

ནུ་རེ་ཐུས་པ〔语〕延长。

ནུ་སོ〔名〕乳齿。

ནུ་སོར〔名〕乳头。

ནུད་པ 〔动〕向后移动。

ནུབ 〔名〕西；西方。〔动〕1.沉下去。2.衰落；衰败。

ནུབ་ཁ 〔名〕末日。

ནུབ་ཁའི་ཉི་མ 〔名〕夕阳。

ནུབ་པ 〔名〕西方人。〔动〕1.落；没；沉下。2.崩溃；倾复；消失；衰颓。

ནུབ་ཕྱོགས 〔名〕西方。

ནུབ་མོ 〔名〕晚；黄昏。

ནུམ 〔象〕响声；雷声。

ནུར་པ 〔名〕伸出的；伸长的；延长的。

ནུར་བ 〔动〕1.移动；挪动。2.退让。

ནུར་ཞི 〔名〕1.酒精。2.挥发油。

ནུས 〔动〕为 ནུ་བ 的命令式。

ནུས་མཐུ 同 ནུས་པ 〔名〕能力；气力；能干；机能；功能。

ནུས་པ 〔名〕能；力；权。〔动〕1.能够。2.为 ནུ་བ 的过去式。

ནུས་པ་གང་ཡོད་པ 〔语〕1.全力；所有的力量。2.有何力量。

ནུས་པ་ཅན 〔名〕可能的；有能力的。

ནུས་པ་ཡོད་ཚད 〔语〕全力；所有的力量。

ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས 〔名〕能源。

ནུས་མེད 〔形〕无能；脓包（指人）。

ནུས་གཙོ་སྨྲ་བ 〔名〕唯能论。

ནུས་རྩལ 〔名〕能力。

ནུས་ཚད 〔名〕能量；功率。

ནུས་ཤུགས 〔名〕力量；气力。

ནེ་ཚོ 〔名〕草地。

ནེ་ཙོ 〔名〕鹦鹉。

ནེ་ཤེ 〔名〕（汉）泥抹子。

ནེ་རེ 或 ནེར་ནེར 〔名〕渣滓。

ནེ་ཤ 〔名〕鹰；老鹰。现今称为 ཁྲང་ཀུར་མ。

ཉེ་གཞིང 同 ཉེའུ་གཞིང〔名〕青草场；青草地。

ཉེམ་ཏུར 〔名〕疑惑，犹豫。

ཉེམ་ཉེམ 〔副〕颤动状。

ཉེམ་ཉེམ་ལིང་ལིང 同 ཉེམ་ཉེམ。

ཉེམ་ཐེ 〔名〕1.疑惑.2.错误。

ཉེའུ་ག 同 ཉེའུ་གཞིང。

ཉེའུ་ལྡང 同 ཉེ་གཞིང。

ཉེའུ་ལྡངས 〔名〕童年的朋友；总角之交。

ཉེའུ་སྐྱ 〔名〕在一起长大的同年朋友。

ཉེའུ་ལོ་བ 〔名〕同岁的朋友。

ཉེའུ་གཞིང 〔名〕青草地，青草场。

ཉེར་བ 〔动〕渐滴下；降下；沉下。

ཉེར་ཉེར 同 ཉེ་རེ。

ཉོ་ཉོ 〔名〕哥哥；公子，在拉达克（ལ་དྭགས）地方称年青贵族。

ཉོ་ཡོན 〔名〕（蒙）诺颜（官名）。

ཉོག 〔名〕1.颈脊骨.2.驼峰；牛肩上突起的肉峰。

ཉོག་ཙན 〔名〕1.杏黄色。2.黄牛，封牛。3.己丑年。

ཉོགས་པ 同 ཕྱིས་པ〔动〕擦，拭，涂。

ཉོང་བ 〔动〕过去式为 ཉོངས。1.忧愁；烦闷，惭愧。2.犯罪。3.弄错。4.悔罪；忏悔。

ཉོངས 〔动〕为 ཉོང་བ 的过去式。

ཉོངས་པ 同 ཉེས་པ〔名〕罪，过失；错误。

ཉོངས་སྤྱོད 〔名〕恶行；罪行。

ཉོད་པ 或 མཉོད་པ 〔动〕过去式为 མཉོས，命令式为 གཉོས。取，领教；接受；采纳。

ཉོན 〔动〕为 གཉོན་པ 的命令式。

ཉོན་ཆད 〔形〕1.衰弱。2.无光彩；枯涩。

ནོབས 〔动〕为 ནབ་པ 的命令式。

ནོམ་ཞུག 〔名〕抚摩，触及一部分为 ནོམ་པ，触及全体为 ཉུག་པ。

ནོམ་པ 〔名〕财物；资财；在安多地区指所有的财物。〔动〕1.过去式为 ནོམས。握；持；触。2.未来式为 མནམ，过去式为 མནམས，命令式为 ནོམས。嗅；闻。

ནོམ་བྱ 同 ནོམ་པ。

ནོམས 〔动〕为 ནོམ་པ 的过去式和命令式。

ནོར 〔名〕1.财物；财产；钱；财富。2.牛。

ནོར་སྐལ 〔名〕1.承继物。2.产业的一份。

ནོར་སྐྱོང 或 ནོར་སྐྱོངས 〔名〕1.犬(系藻词)。2.司财者；司库者。3.鸟名。

ནོར་སྐྱོང་གོས་དཀར་སྤྱན་
ལའི་བརྒྱད་བྱེ 〔语〕指庚戌年（ལྕགས་ཁྱི་ལོ 的藻词）。

ནོར་གྱིས་ཉོ་བ 〔语〕收买(指人)。

ནོར་ཅན 〔名〕1.富人。2.水的别名。3.虚宿的别名。

ནོར་བཅོས 〔名〕正误；勘误。

ནོར་བཅོས་རེའུ་མིག 〔名〕勘误表。

ནོར་གཉེར 同 ཕྱག་མཛོད 〔名〕管财库者。

ནོར་དོན 〔名〕财务。

ནོར་གདུ་བ 〔名〕贪求财物者。

ནོར་བདག 〔名〕1.财神(毗沙门)。2.财主，物主。

ནོར་ལྡན 〔名〕富有。

ནོར་གནག 〔名〕牛(牦牛、犏牛的总称)。

ནོར་ཕྱུགས 〔名〕牲畜。

ནོར་བ 〔名〕错误。〔动〕错误；弄错。

ནོར་བུ 〔名〕珠宝；珍宝，末尼宝珠。

ནོར་བུ་གླིང་ཁ 〔名〕罗布林卡(拉萨一公园)。

ནོར་བུ་སྔོན་པོ 〔名〕帝青石。

ནོར་བུ་ཅན 〔名〕1.珠宝为饰的。2.大水瓶。

ནོར་བུ་ལྗང་ཁུ 〔名〕绿宝石；靺鞨宝石，玛瑙。

ནོར་བུའི་དབྱེ 〔名〕财物。

ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ཅན 〔名〕海的别名(珠宝的来源地)。

ནོར་སྦྱིན 〔名〕施财(神名)，毗沙门天王。

ནོར་མ་ཉན་པ 〔语〕不合用，不成东西，不成材，不成器。

ནོར་རྫས 〔名〕财物，财富，动产。

ནོར་རྫི 〔名〕牛倌。

ནོར་ལས་འདས་པ 〔语〕奢侈，浪费。

ནོར་ཤུགས 〔名〕财力。

ནོར་སྲིད 〔名〕财政。

ནོར་ལྷ 〔名〕财神。

ནོལ་བ 〔形〕肮脏，污秽，不贞节，玷污，沾染。〔动〕一致，赞同，首肯。

ནོས་པ 〔动〕1.受取，获得。2.参看 ནོད་པ。 3.估价，评判。

གནག་ཁྱུ 〔名〕牛群。

གནག་པ 〔形〕1.黑，黑色。2.残暴，恶毒。

གནག་ཕྱུགས 〔名〕牛(牦牛、犏牛的总称)。

གནག་རྫི 〔名〕放牛者，牧童，放牧员。

གནག་སེམས 〔名〕黑心，恶毒之心。

གནང་སྐྱེས 或 གནང་ཆ 〔名〕1.赏品，赠品，奖品。2.报酬，馈赠，礼物。

གནང་ཆ 同 གནང་སྐྱེས。

གནང་ཆེན 〔名〕大赦。

གནང་རྟེན 〔名〕礼品(上级或领导人赐给下级或个人的礼品)。

གནང་བ 〔动〕过去式为 གནངས, 命令式为 གནོངས。 1.赐；与；给。2.允诺；首肯；准许；赞同。3.作；做(敬)。

གནང་བ་ཞུ 〔语〕请假。

གནངས 或 གནངས་ཉིན 〔名〕后日。

གནངས་ཆག 〔语〕每隔一天。

གནངས་པ 〔动〕为 གནང་བ 的过去式。

གནད 〔名〕1.精英；髓。2.要点；精华。3.心(解剖学中)。

གནད་ཀ 〔名〕1.关键；要塞；要害；要点；要义。2.神经。

གནད་འགག 〔名〕要义；难点；关键；要害；关头。

གནད་འགག་ཆེ་ས 〔名〕要害；关键。

གནད་འགག་ཐུག་ས 〔名〕关键；要害。

གནད་ཆེ 〔名〕大事；重要的。

གནད་ཆེ་ས 〔名〕重点。

གནད་དུ་འཛུགས 〔语〕触着要害(如触动中心)；击中要害。

གནད་དུ་འཕིགས་པ 〔语〕尖锐(指着问题)。

གནད་དོན 〔名〕1.问题；要义。2.事件；东西(具体的)。

གནད་དོན་ངོ་མ 〔名〕实质。

གནད་སྟོད 为 གནད་སར་སྟོད་པ 的缩写〔名〕踢点。

གནད་བསྡུས 〔名〕摘要；概要；提纲；扼要。

གནད་འཕིགས་པ 〔形〕精辟。

གནད་སྨིན 〔名〕效果；收效；实效。

གནམ 同 ནམ་མཁའ 〔名〕1.天；天空。2.天气；气候。3.雨；雨天。

གནམ་སྐུད 〔名〕天线。

གནམ་བསྐོས 〔名〕(古)天命。

གནམ་བསྐོས་ལས་དབང 〔名〕天命。

གནམ་གང 〔名〕晦日(农历每月的末一天)。

གནམ་གུང 〔名〕半夜，午夜。

གནམ་གུར 〔名〕天穹。

གནམ་གྲུ 〔名〕飞机。

གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ 〔名〕飞行员。

གནམ་གྲུའི་གནོད་འགོག 〔名〕防空。

གནམ་རྒྱ་ས་རྒྱ 〔语〕天罗地网。

གནམ་སྒྱུར་ས་བརྗེ 〔语〕改天换地。

གནམ་དན་འགོག་པ 〔语〕防灾。

གནམ་ལྕགས 代 ཐོག 〔名〕雷；霹雳，雷电。

གནམ་ཚོད་པ 同 ལེགས་པ 〔形〕美；善。

གནམ་སྟོང 同 གནམ་གང。

གནམ་མཐོངས 〔名〕天井(天窗)。

གནམ་དྭངས་ཉིད་འཛུམ 〔语〕风和日丽。

གནམ་དུ་འཁོལ 〔语〕沸腾，上涌。

གནམ་དུ་བཏེགས་པ 〔语〕向上支撑，支起。

གནམ་བདག 〔名〕老天爷。

གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས 〔名〕天主教(基督教派别之一)。

གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེ 〔名〕天安门。

གནམ་པ 同 དྲི་ངན་པ 〔名〕恶臭。

གནམ་པོ 同 དྲང་པོ 〔形〕1.正直，诚实。2.嬉笑。

གནམ་ཕྱེད 〔名〕半边天。

གནམ་མཚོ 〔名〕纳木错(西藏北部一大湖)。

གནམ་གཟེར 〔名〕1.疔疮(病)。2.门楣。

གནམ་རིག 〔名〕天文，天文学。

གནམ་རུ 〔名〕弓的别名。

གནམ་ལངས་པ 亦作 ནམ་ལངས་པ 〔语〕天亮了。

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས 〔名〕元旦。

གནམ་གཤིས 〔名〕天气，气候，气象。

གནམ་ས་བླ་འོག་འགྱུར་བ 〔语〕翻天复地。

གནམ་ས་འབྲེལ་མཚམས 〔名〕地平线。

གནམ་སོ 同 དྲང་པོ 〔形〕直，正直。

གནམ་སྲས 〔名〕天子，国王，皇帝。

གནའ 或 གནའ་བ 〔名〕1.青羊。2.古昔。

གནའ་གྲོགས 同 གནའ་ཟླ 〔名〕盟友，结拜兄弟。

གནའ་དུས 〔名〕昔时，古代。

གནའ་དཔེ 〔名〕古典。

གནའ་བ 参看 གནའ。

གནའ་བོ 〔名〕古昔，古代，以前，太初。

གནའ་བོའི་སྲོལ 〔名〕旧规，陈规。

གནའ་མི 〔名〕1.证人。2.古人。

གནའ་རྫས 〔名〕古董，古物，古玩。

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ 〔名〕考古。

གནའ་ཟླ 同 གནའ་གྲོགས。

གནའ་ཤཡག 〔名〕野山羊(公)，石羊。

གནའ་རབས 〔名〕古代。

གནའ་གསོ 〔名〕复古。

གནའ་གསོ་པ 〔名〕复古派。

གནའ་གསོ་རིང་ལུགས 〔名〕复古主义。

གནས 〔名〕1.处所，地方。2.居住，住所。3.圣地。4.寺院。5.婆家。〔动〕住，存在。

གནས་སྐབས 〔名〕1.时机，时会。2.现阶段，暂时，临时。3.地点与时间。

གནས་ཁང 〔名〕1.客店，客栈。2.住屋，卧室。

གནས་ངན་ལེན 〔名〕邪恶，粗重(佛)。

གནས་ཕུ 参看 རིག་པའི་

གནས་ལྔ 〔名〕五明处。

གནས་ཆེན 同 གནས་མཆོག 〔名〕极重要地，圣地；名胜古迹。

གནས་འཇལ 〔语〕朝圣，巡礼，进香，旅游。

གནས་རྟེན 同 འཇིག་རྟེན 或 ས་རྟེན 〔名〕地球，宇宙，世界。

གནས་བརྟན 〔名〕上座，长者，长老(佛)。

གནས་ཐབས་བྱེད་པ 〔语〕维持。

གནས་དུས 〔名〕1.住时。2.夜间。

གནས་བདག 〔名〕山神土主。

གནས་པ 〔名〕住。〔动〕1.坐，住。2.放置。3.存在，有效。4.停留。

གནས་སྤར་བ 〔语〕1.迁升，提升，地位升高。2.迁居。

གནས་སྤོ 同 སྤོ་བོ 〔名〕祖父。

གནས་འཕར 〔名〕进位(指数学用语)。

གནས་བབ 〔名〕环境，地势，形势。

གནས་དབྱུང་གཏོང་བ 〔语〕1.革职。2.调离，调动。

གནས་མ 〔名〕1.居处。2.居民。3.室宿(二十八宿之一)。

གནས་མེད་པ 〔名〕风的别名。〔语〕1.无常规。2.无因。3.无住处。

གནས་མེད་ཁྱལ་འཁྱར 〔语〕颠沛流离。

གནས་མོ 〔名〕女主人。

གནས་རྨོ 同 རྨོ་མོ 〔名〕祖母。

གནས་ཚང 〔名〕住处，房屋。

གནས་ཚུལ 〔名〕1.情况，情形，情势，局势，形势，状况。2.新闻，消息。

གནས་ཚུལ་དངོས་མ 〔名〕实况。

གནས་ཚུལ་ཞུ་བ 〔语〕汇报。

གནས་ཚུལ་ཧྲིལ་པོ 〔名〕全局。

གནས་ཆེཐ 〔名〕水池。

གནས་གཞི 〔名〕1.邸院，永久住处。2.地产，财产。3.地位，身份。4.依格（藏文文法八格之一）。

གནས་གཞིའི་ས་ཁུལ 〔名〕根据地。

གནས་ཡུལ 〔名〕境迁，场合，位置，所在地。

གནས་ལུགས 〔名〕1.一切事物的天然情状。2.真理，本性，情形，道理，法则。

གནས་ས 〔名〕部位。

གནོག་ཆུང 〔语〕利小，利少。

གནོག་ཡོད 〔语〕有利益。

གནོང 〔动〕知罪，追悔，感觉羞惭，尴尬。

གནོང་བ 〔名〕1.羞愧。2.忏悔，悔罪。

གནོང་མི་འགྱུར་བ 同 ཉེས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ 〔语〕不知罪，不生追悔，不知悔。

གནོངས 〔动〕为 གནོང་བ 的命令式。

གནོད་རྐྱེན 〔名〕祸害，祸根。

གནོད་སྐྱེལ་བ 〔语〕迫害，欺负。

གནོད་སྐྱོན 〔名〕灾害，灾患，危害，妨碍，损害，损失。

གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བ 〔语〕危害，迫害。

གནོད་འགོག 〔名〕抗灾。

གནོད་པ 〔名〕1.作恶者，损人者。2.损害，伤害。〔动〕1.伤害，加害，致病。2.影响。

གནོད་པ་སྐྱེལ་བ 〔语〕危害。

གནོད་བྱ 〔名〕1.害鸟。2.被害者，受害者。

གནོད་འབུ 〔名〕毒虫，害虫。

གནོད་སྦྱིན 〔名〕药叉，夜叉。

གནོད་འཚེ 〔名〕危害，损害，伤害。

གནོད་འཚེ་གཏོང་བ 〔语〕迫害，侵犯。

གནོད་གཡོལ 〔名〕避难。

གནོད་སེམས 〔名〕恶意，坏心，歹心。

གནོན་ཧྲེགས 〔名〕压床。

གནོན་རྡུང 〔名〕冲压。

གནོན་པ 〔动〕未来式和过去式为 མནན，命令式为 ནོན。1.压制；压迫；制服；克服。2.压下。3.打击；攻击。

གནོན་གཟེར 〔名〕图钉。

གནོན་ཤུགས 〔名〕压力。

གནོན་གསོག 〔名〕积压。

གནོས 〔动〕为 ནོད་པ 的命令式。

མནག་དཀའ 〔语〕难忍。

མནག་པ 〔动〕忍受；忍耐。

མནངས་པ 〔动〕1.装饰。2.抚摩。〔形〕长，纵。

མནད་མནད 〔名〕谎言；诬告。

མནན་པ 〔名〕被压者，红教的一种阵法。〔动〕为 གནོན་པ 的未来式和过去式。

མནབ་པ 〔动〕为 ནབ་པ 的未来式。

མནོབ་ཟས 〔名〕（古）滋养物；食物。

མནབས་པ 〔动〕为 ནབ་པ 的过去式。

མནམ་པ 〔动〕为 ནོམ་པ 的未来式。

མནམས་པ 〔动〕为 ནོམ་པ 的过去式。

མནའ་སྐྱེལ 同 མནའ་འདོར 或 མནའ་འབོར 〔语〕赌咒，发誓。

མནའ་སྐྱེལ་དམ་བཅའ 〔名〕誓师。

མནའ་སྐྱེལ་བ 〔语〕赌咒，发誓。

མནའ་གན 〔名〕盟约。

མནའ་གྲོགས 〔名〕盟友。

མནའ་སྒོག 〔语〕令他人发誓。

མནའ་འཛོག་པ 〔语〕缔盟。

མནའ་མཐུན 〔名〕同盟。

མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ 〔名〕盟国，盟邦。

མནའ་མཐུན་པ 〔名〕盟员。

མནའ་མཐུན་དམག་དཔུང 〔名〕盟军。

མནའ་འཇོར 同 མནའ་སྐྱེལ。

མནའ་འགྲོར 同 མནའ་སྐྱེལ。

མནའ་འབྲེལ 〔名〕联盟。

མནའ་མ 〔名〕1.媳，儿媳。2.新娘。

མནའ་ཚིག 〔名〕誓词；誓言。

མནའ་ཟོས་པ 同 མནའ་ཟན 〔语〕食言，背盟。

མནར་གཅོད་གཏོང་བ 〔语〕迫害，虐待。

མནར་བ 〔名〕痛苦，苦楚，酷刑。〔动〕未来式、过去式、命令式均为 མནར。受痛苦；使受苦。

མནར་མེད 〔名〕无间地狱（佛）；（梵）阿鼻地狱。

མནར་སེམས 〔名〕1.损害心。2.愤恨心。3.恶意。

མནལ 〔动〕未来式及过去式为 མནལ，命令式为 མནོལ。寝，卧，入睡（敬）。

མནལ་ལྟས 〔名〕梦；梦兆（敬）。

མནལ་ལམ 同 མནལ་ལྟས。

མནལ་སད 〔名〕睡醒。

མནུན་པ 同 སྣུན་པ 〔动〕喂（喂奶），奶（奶孩子）。

མནོ་བ 同 སེམས་པ 〔动〕过去式及命令式为 མནོས。思想，考虑。

མནོག 〔形〕很多，茂盛。

མནོག་ཆུང 〔名〕1.不重要。2.利小。

མནོག་ཆེ་བ 〔名〕食物。〔语〕1.重要。2.利大。

མནོག་པ 〔名〕利息，利润。

མནོག་ཟན 〔名〕油煎饼。

མནོང་བ 参看 གནོང་བ 〔名〕1.羞耻。2.罪；罪过。

མནོད་པ 参看 ནོད་པ。

མནོལ 〔动〕为 མནལ 的命令式。

མནོལ་བ 〔动〕1.被秽垢所冲。2.污秽，不清洁。

མནོལ་དྲི 〔名〕污垢，垢染。

མཚོལ་བསངས 〔语〕 净除污秽。

མཚོས 〔动〕 为 མཚོ་བ 的过去式和命令式。

རྣ 同 གནའ 〔名〕 石羊；青羊。

རྣ་སྐོར 〔名〕 耳环，耳饰。

རྣ་ཁབ 〔名〕 耳针。

རྣ་ཁུང 〔名〕 耳孔。

རྣ་རྒྱངས 〔名〕 耳坠，耳饰。

རྣ་རྒྱན 〔名〕 耳的装饰品；耳环。

རྣ་སྒྲོད 或 རྣ་སྒྲེད 同 མདའི་མདེའུ 〔名〕 1.弹丸。2.镞；箭头。

རྣ་ཆ 〔名〕 1.耳环。2.日晕。

རྣ་མཆོག 〔名〕 耳(西藏土语为 ཨ་མཆོག)。

རྣ་མཆོག་གཙག་ཁབ 〔名〕 耳针。

རྣ་ཤྲུ 〔名〕 耳轮。

རྣ་ཤུག 〔名〕 耳背。

རྣ་ཞིག་ཅན 〔名〕 能耐心听闻者。

རྣ་གདུབ 〔名〕 耳环。

རྣ་ཐྲངས 或 རྣ་ཐྲགས 〔名〕 耳垢，耳残，耳塞。

རྣ་བ 〔名〕 耳（安多语为 ན་འཇུག）。

རྣ་བ་གཏོད 〔语〕 属耳，倾耳而听。

རྣ་བ་གཟིར་བ 〔语〕 1.刺耳。2.难听的话。

རྣ་བ་སྙི་བ 〔语〕 耳软；容易听信。

རྣ་བ་གསལ་བ 〔语〕 耳聪。

རྣ་བའི་ཚ་ལྤགས 〔名〕 耳膜。

རྣ་ཟུགས 〔名〕 倾听；谛听。

རྣ་འཛེར 〔语〕 耳振。

རྣ་སྒྲེད 同 རྣ་སྒྲོད。

རྣ་རྫས 〔名〕 门药；火信子；引火捻(指火枪的引火线)。

རྣ་ཤུབས 〔名〕 耳垂。

རྣ་རེ 〔名〕 1.交媾(秘密语)。

2.耳房。3.同 རྣ་རོ。

རྣ་རོ〔名〕藏文第四元音"ོ"符号的名称。

རྣ་ལོང 〔名〕耳环；耳坠。

རྣ་ཤལ 〔名〕耳垂。

རྣ་མཆོག 〔名〕耳朵。

རྣག 〔名〕脓。

རྣག་ཁྲག 〔名〕脓血。

རྣག་ཤོང 〔名〕脓包(疮)。

རྣག་པ 〔动〕未来式为 བརྣག，过去式为 བརྣགས，命令式为 རྣོགས。1.忍耐；忍受。2.深思，回忆；系念。

རྣག་འཇིམས 〔名〕脓烂，腐烂(如骨肉腐烂)。

རྣགས 〔名〕现金(俗语)，钱。

རྣང〔名〕田地，水渠，渠沟。

རྣང་ཀལ 〔名〕沟渠，地头；阡陌，田埂。

རྣང་མ 〔名〕阡陌，田埂。

རྣབ་པ 〔动〕未来式为 བརྣབ，过去式为 བརྣབས，命令式为 རྣོབས。贪爱，贪婪。

རྣབས 〔动〕为 རྣབ་པ 的命令式。

རྣམ་དཀར 〔名〕白净的(指善事)，纯洁，正义，光明正大。

རྣམ་སྐྱེད 〔动〕生产，发生。

རྣམ་སྐྲག 〔形〕极怕。

རྣམ་ཁྲོ 〔形〕愤怒。

རྣམ་མཁྱེན 〔名〕全知，遍知(佛的名号)。

རྣམ་གྲངས 〔名〕1.分类，类别。2.品类；门；异门。3.枚举；纲目；项目。

རྣམ་གྲོལ 同 རྣམ་བྱང〔名〕解脱(佛)；涅槃。

རྣམ་གླིང 〔名〕南木林(西藏日喀则地区的一个县)。

རྣམ་འགྱུར 〔名〕1.形状，状态；举止；态度。2.庚寅年。

རྣམ་འགྲེལ 〔名〕1.大疏。2.释论。

རྣམ་རྒྱལ 〔名〕1.癸巳年。

2.完全胜利。3.同 ཡ་རུ་ར་ གསེར་གདོག。

རྣམ་གཅོད 〔名〕能决断者。〔动〕放弃，离开。

རྣམ་བཅད 〔名〕梵文的断截音"ཿ"符号。〔动〕截断。

རྣམ་འཇིག 〔动〕毁坏。

རྣམ་འཇོམས 〔动〕摧毁。

རྣམ་བསྐྱལ 〔形〕1.颓丧。2.忧愁。

རྣམ་རྟོག 〔名〕1.分别(佛)。2.空想。3.疑惑，狐疑，猜疑。

རྣམ་ཐར 〔名〕1.解脱。2.传记，传奇。

རྣམ་ཐར་ཐུང་བ 〔名〕小传。

རྣམ་ཐོས 〔名〕1.多闻(一神名)。2.毗沙门(梵)。

རྣམ་དག 〔形〕1.清洁，纯洁，清净。2.正确。

རྣམ་དྭངས 或 རྣམ་པར་དྭངས 〔名〕学者。〔形〕晴明。

རྣམ་འདལ 〔形〕1.清闲，徐缓。2.恭敬。

རྣམ་འདུད 〔动〕恭敬。

རྣམ་འདྲེན 〔名〕1.圣师，导帅，引导者。2.佛的名号。

རྣམ་བརྒྱན 〔形〕多种，许多。

རྣམ་པ 〔名〕1.诸位，各位。2.块，部份，成分，位。3.种，类。4.状态，容貌。

རྣམ་པ་མཛེས་པ 〔名〕美貌。

རྣམ་པར 〔副〕1.充满，完全。2.甚，极。

རྣམ་པར་བཀྲ་བ 〔形〕光耀，灿烂，华丽。

རྣམ་པར་འཁུ་བ 〔语〕竞争，谋害，嫉妒。

རྣམ་པར་རྟོག་པ 〔语〕忌讳，分别。

རྣམ་པར་དྭངས 同 རྣམ་དྭངས。

རྣམ་པར་བཤད་པ 〔语〕论述。

རྣམ་དཔྱོད 〔动〕分别，侦察，明辨。

རྣམ་དཔྱོད་ཅན 〔名〕智者，善鉴别者，裁判者。

རྣམ་སྒྲོ 〔名〕1.喜悦。2.胡琴的别名。

རྣམ་བྱེ 或 རྣམ་བྱེད 〔名〕区分，分别，区别。

རྣམ་འཕྲུལ 〔名〕1.神变(佛)。2.变化相。

རྣམ་བྱེད 同 རྣམ་གྲོལ。

རྣམ་དབྱེ 〔名〕1.文法上的格或位。2.转声。3.分开，分离。

རྣམ་འབྱེད 〔名〕1.辨别，分清。2.智慧。

རྣམ་སྦྱངས 〔形〕熟练，善巧。

རྣམ་སྨིན 〔名〕1.完全成熟。2.异熟(佛)，果报，报应。

རྣམ་བཞག 〔名〕1.分别，区分，差别。2.立论，立说。3.格式，规矩，程式。4.敬物

རྣམ་གཡེང 〔名〕散乱，心不在焉。

རྣམ་རིག་བྱེད 同 རྣམ་དཔྱོད 〔语〕智慧，辨别，识别。

རྣམ་ཤེས 〔名〕1.识，认识，心。2.记忆，智力。3.灵魂，神识，魂魄。

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ 〔名〕识蕴，五蕴之一(佛)。

རྣམ་བཤད 〔名〕论述，论。

རྣམ་སྲོལ 同 ལུགས་སྲོལ 〔名〕世传，习惯。

རྣམས 〔数〕表示多数的字。

རྣར་གཟན 〔语〕逆耳。

རྣལ 〔形〕专注，真正。

རྣལ་འཁོངས 〔名〕横断，横过，超过。

རྣལ་དུ་བཀོད་པ 〔语〕1.奋勉。2.苦行。

རྣལ་དུ་ཕབ་པ 〔语〕1.安适，平静，心安泰。2.制伏，调驯。3.打中，正中要害。

རྣལ་འབྱོར 〔名〕瑜伽，修禅定，相应(佛)。

རྣལ་འབྱོར་པ 〔名〕瑜伽师，习静者。

རྣལ་འབྱོར་མ 〔名〕瑜伽母，

徐

女修行者。

རྣལ་མ 〔形〕真正的；纯粹的。

རྣལ་མར 〔副〕真正；真实；本然。

རྣལ་ལམ 〔名〕梦。

རྣིལ 〔名〕（古）齿龈。

རྣུ་བ 〔动〕未来式为 བརྣུ，过去式为 བརྣུར，命令式为 རྣུར。拉，扯，拉近。

རྣུར 〔动〕为 རྣུ་བ 的命令式。

རྣུར་བ 〔动〕1.拖长；拖延（指时间）。2.研墨；磨细。

རྣོ 〔名〕钢。

རྣོ་དར 〔形〕锐利，尖锐。

རྣོ་དར་ཆེན་པོ 〔语〕极锐利；极尖锐。

རྣོ་ལྕགས 〔名〕钢铁。

རྣོ་ཆས 〔名〕刃具。

རྣོ་མཉེན་འཛིན་པ 〔语〕锋利（如钢锋利）。

རྣོ་བ 或 རྣོ་པོ 〔形〕1.锋利；尖锐；锐利；敏锐。2.粗猛；辛辣。3.恶臭，强。

རྣོ་ཟུར 〔名〕锐角；棱角。

རྣོག་པ 〔动〕未来式为 བརྣོག，过去式为 བརྣོགས，命令式为 རྣོགས。隐匿，匿藏。

རྣོག་བྱེད 〔名〕隐藏者。

རྣོག་ཟན 〔名〕油煎饼。

རྣོགས 〔动〕为 ནོག་པ 和 རྣོག་པ 的命令式。

རྣོགས་པ 同 ཁ་བརྙོགས 〔形〕糙餮。

རྣོང་པ 〔动〕未来式为 བརྣང，过去式为 བརྣངས，命令式为 རྣོངས。噎，梗塞，阻塞。

རྣོངས 〔动〕为 རྣོང་པ 的命令式。

རྣོན་པོ 〔形〕锋利；锐利；敏捷。

སྣ 〔名〕1.鼻，鼻子。2.种类；部分，件。

སྣ་དཀར་རྩེ 〔名〕浪卡子（西藏山南地区的一个县）。

སྣ་སྒྲ 〔名〕鼻音。

སྣ་སྐོར 〔名〕回转。

元

སྣ་ཁ 〔名〕种类；部分；件。

སྣ་ཁུང 〔名〕鼻孔。

སྣ་ཁྲིད 〔名〕领导；指导者；引导者；御者；领头人。

སྣ་གོང 〔名〕长鼻；鼻梁。

སྣ་རྒྱོན 〔名〕云头(指图案)。

སྣ་བཅག་པ 〔语〕批准；认可。

སྣ་སྲེ 〔名〕牛鼻圈。

སྣ་ཆུ 〔名〕鼻涕。

སྣ་ཆེན 〔名〕大鼻子。

སྣ་ཆེན་པོ 〔名〕首相；大臣。

སྣ་ཉག 或 སྣ་ཉོག 〔名〕塌鼻；鼻扁平。

སྣ་རྩེད 同 སྣ་རྣོན་པོ 〔名〕尖鼻。

སྣ་བསྟུད་པ 〔语〕1.对向(如鼻对直前行)。2.信用；信赖。

སྣ་ཐ 〔名〕鼻烟。

སྣ་ཐག 〔名〕1.鼻绳(如牛鼻内所拴的缰绳)。2.络绳。

སྣ་ཟུད 同 སྣ་ཟུད་པ 〔形〕暴躁的；性急的。

སྣ་རྡི 同 སྣབས 〔名〕鼻涕。

སྣ་གདོང 〔名〕鼻梁。

སྣ་འདྲེན 〔名〕领导；引导者；发命令者；指挥；御者；指导者。

སྣ་ནག་མ 〔形〕不吉祥(吉祥的对称)。

སྣ་རྣོན་པོ 同 སྣ་རྩེད。

སྣ་སྙོམ 〔形〕懈怠。

སྣ་ཕྱི 〔名〕拭鼻巾；小手绢。

སྣ་བ 〔名〕身体受伤不全者或身体弯曲驼背者。

སྣ་བབས 〔名〕鼻疽。

སྣ་བུག 〔名〕鼻孔。

སྣ་བོ 〔名〕首领；领袖；领导者；首长；指导者。

སྣ་སྦུག 〔名〕鼻腔。

སྣ་མ 〔名〕1.肉豆蔻(药)；豆蔻花。2.兰花。

སྣ་མང 〔形〕繁多。

སྣ་མང་གི་རང་བཞིན 〔名〕多样性。

སྣ་མང་བདག་གཉེར 〔语〕多种经营。

སྣ་མའི་མེ་ཏོག 〔名〕1.豆蔻花，肉蔻花。2.兰花。

སྣ་མོ 〔名〕主母，女主人。

སྣ་དམར 〔名〕酒糟鼻。

སྣ་ཚ 〔名〕1.前面。2.脸面。

སྣ་ཚང 〔形〕各样齐全。

སྣ་ཚོགས 〔形〕1.全体，所有。2.各种，各式各样。

སྣ་འདྲེན 同 སྣ་ཚོན 〔名〕1.带头。2.引导。

སྣ་འཛོམས 〔语〕汇合，齐全，综合。

སྣ་རུ 〔名〕角制的鼻烟壶。

སྣ་ལ་འགྲོ 〔语〕领头，在前面走。

སྣ་ལེན 亦作 སྣེ་ལེན 〔名〕1.招待，款待。2.迎接。

སྣ་ལེན་པ 〔名〕招待员。

སྣ་ཚོ 〔名〕骑牛(区别于驮牛)

སྣ་ཚོན 同 སྣ་འདྲེན。

སྣ་ཤ 〔名〕1.鼻肉。2.鼻缰，鼻圈。

སྣ་སེལ 〔名〕前导，先驱，先锋(如在前面清理道路者)。

སྣ་བསྡུབ 〔名〕鼻塞。

སྣག 〔名〕紫肉，肌肉。

སྣག་ཀོང 〔名〕墨盒。

སྣག་གི་གཉེན་མཚམས 〔名〕亲属，异姓亲戚(舅家)。

སྣག་པ 〔动〕弄坏，污坏。

སྣག་བུམ 〔名〕墨水瓶，墨盒。

སྣག་དཔོན 〔名〕舅父。

སྣག་ཚ 〔名〕1.墨水，墨，墨汁。2.外甥，表兄弟。

སྣག་ཚ་དབྱེར་གཞོང 〔名〕砚台。

སྣག་ཤིང 〔名〕黑板。

སྣག་ཤོག 〔名〕复写纸。

སྣང 〔动〕有，显现，存在。〔名〕朗县(西藏山南地区的一个县)。

སྣང་གྲག 〔名〕见闻(眼所见及耳所闻)。

སྣང་ཟོར 〔名〕意想，想象，感觉着。

སྣང་ཆུང 〔名〕忽视，鄙薄，大意；歧视。

སྣང་འཆར 〔名〕1.想象。2.表象。

སྣང་བརྙན 〔名〕1.反射。2.像，影像。

སྣང་དག 〔形〕明洁；心灵纯洁。

སྣང་བ 〔名〕1.光明。2.现象；景象。3.幻想，意想。〔动〕1.发光。2.感觉，显现，呈现；见；显露。3.同 ཡོད་པ。

སྣང་བ་སྤྲོད་པོ 〔名〕乐观。

སྣང་བ་མཐའ་ཡས 〔名〕毗卢遮那佛，大日如来，遍照王如来(佛)。

སྣང་བ་བཏན་ཐུན 〔形〕恍惚。

སྣང་བྱེད 〔名〕1.眼。2.太阳；光；火，火神(借喻)。

སྣང་མེད 〔名〕忽略；无意识；不在乎；不注意；大意；粗心。

སྣང་ཚུལ 〔名〕1.景色；风景。2.现象，表象。3.思想反映。

སྣང་མཛོད 〔名〕光库(太阳的藻词)。

སྣང་འོད 〔名〕1.花名。2.光照。

སྣང་གཡེལ 〔名〕僻静地；窗。

སྣང་གཡེལ་ཅན 〔名〕心放逸者，善忘的，怠惰的。

སྣང་ཤས 〔名〕1.思想；幻想。2.荣华。

སྣང་གཉེན་པ 〔形〕1.和爱。2.合意。

སྣང་སྲིད 〔名〕1.外界。2.万物，万有。

སྣང་གསལ 〔名〕1.光明，灿烂。2.灯的别名。

སྣདས་ཆེན 〔形〕重要；有价值。

སྣད་པ 〔动〕未来式为 སྣད，过去式为 བསྣད，命令式为 སྣོད。使受伤，使伤害，损伤。

སྣབས 〔名〕鼻涕。

སྣམ་གོས 〔名〕褐子做的衣服。

སྣམ་སྙེམ་ལ 〔副〕微动，摇

动；动弹。

སྣམ་པ 〔名〕褐子的口面。

སྣམ་སྦྱི 或 སྣམ་སྦྱིས 〔名〕1.厕所。2.手纸。

སྣམ་སྦྱིདས 同 སྣམ་སྦྱི。

སྣམ་ཕྲག 同 ཡམ་ཕྲག 〔名〕藏服的衣怀。

སྣམ་ཕྲུགས 〔名〕氆氇。

སྣམ་བུ 〔名〕褐子。

སྣམ་ཐྲག 同 སྣམ་ཕྲག。

སྣམ་སྦྱར 〔名〕法衣；袈裟。

སྣམ་གཞོགས 〔名〕沿边。

སྣམ་ཟུངས 〔名〕主妇。

སྣམ་ལོགས 〔名〕旁边；背面，侧面。

སྣའི་ཤ་ཐུ 〔名〕鼻瘤。

སྣར་ཐང 〔名〕1.那塘(地)。2.那塘寺(在后藏)。

སྣར་པོ 或 སྣར་མོ 〔形〕长；纵长。

སྣར་བ 同 སྲར་བ。

སྣར་མ 〔名〕1.毕宿(二十八宿之一)。2.檀香。

སྣར་མོ 同 སྣར་པོ。

སྣར་ཙམ 〔副〕1.几样。2.少许。

སྣལ་མ 〔名〕1.丝，线，毛线。2.纱；未织经线。

སྣལ་བཟོ་པ 〔名〕裁缝；缝纫工人。

སྣས 〔名〕线；经线。

སྣུན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྣུན，命令式为 སྣུན。1.刺；击；砍；贯。2.哺乳(与 ནུ་ཞོ་སྣུན་པ 同)。

སྣུབ་པ 〔动〕未来式为 བསྣུབ，过去式为 བསྣུབས，命令式为 སྣུབས。为 ནུབ་པ 的他动式。1.使灭；废；消灭。2.破坏；铲除。3.使淹没。

སྣུབས 〔动〕为 སྣུབ་པ 的命令式。

སྣུམ 〔名〕油。

སྣུམ་ཀོང 〔名〕油盏；瓦盏。

སྣུམ་འཁུར 〔名〕油饼；油团。

སྣུམ་ཁྲོན 〔名〕油井。

སྣུམ་གྲུ 〔名〕油船。

སྣུམ་རྒྱུའི་ལོ་ཏོག 〔名〕油料作物。

སྣུམ་སྒམ 〔名〕油箱。

སྣུམ་སྒོ 〔名〕油门(内燃机上调节燃料供给量的装置)。

སྣུམ་འཆོས 〔名〕油疗(一种治疗术)。

སྣུམ་སྙིགས 〔名〕沥青。

སྣུམ་སྙིགས་ལམ་ཀ 〔名〕沥青路；柏油路。

སྣུམ་གཏེར 〔名〕油矿；油田。

སྣུམ་ཐེང་ཐེང 〔形〕油亮；油光。

སྣུམ་དྲེག 〔名〕油泥；油垢。

སྣུམ་མདོང 〔名〕油管。

སྣུམ་འདོན་པ 〔语〕采油。

སྣུམ་ཞན་ཏ་ལ་ཤིང 〔名〕油棕树。

སྣུམ་ཞན་ཤོག་སྡིང 〔名〕油毛毡。

སྣུམ་སྣག 〔名〕油墨。

སྣུམ་པ 或 སྣུམ་པོ 〔形〕1.油光；油亮。2.油腻。

སྣུམ་དཔར 〔名〕油印。

སྣུམ་བག་ཅན 〔名〕润泽的；光滑的；油滑的；有脂肪；有油性。

སྣུམ་སྦུག 〔名〕油管。

སྣུམ་བཙིར་བ 〔语〕榨油。

སྣུམ་མཛོད 〔名〕油库；储油库。

སྣུམ་རྫས 〔名〕油料。

སྣུམ་ཞིང 〔名〕油田。

སྣུམ་ཞུ 〔名〕油灯。

སྣུམ་ཟ 〔名〕灯，炬(借喻)。

སྣུམ་རོ 〔名〕废油；油秽。

སྣུམ་ཤོག 〔名〕1.蜡纸。2.油纸。

སྣུར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྣུར，命令式为 སྣུར。1.推动；移动；移去；拖曳。2.切碎；捣碎；研末。

སྣེ 或 སྣེ་མ 〔名〕端；头。

སྣེ་ཁྲིད 〔名〕领头；带头；领导。

སྣེ་མགྲོན 〔名〕司宾；知宾（旧日一种招待宾客的职位）。

སྣེ་གདོང 亦作 སྣེའུ་གདོང 〔名〕乃东（西藏山南地区的一个县）。

སྣེ་མ 同 སྣེ。

སྣེ་མོ 〔名〕1.端。2.角；楞。

སྣེ་མོ་བ 〔名〕领导人；带头人。

སྣེ་ཚར 〔名〕匹头；边穗；机头（指纺织品）。

སྣེ་མཚམས 〔名〕顶端；边沿；交界的地方；毗连的地方。

སྣེ་འཛོམས 同 སྣ་འཛོམས。

སྣེ་ལེན 同 སྣ་ལེན。

སྣེ་ལེན་པ 亦作 སྣ་ལེན་པ 〔名〕招待员；迎接者。

སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས 〔语〕款待。

སྣེ་ཤན་པ 〔名〕1.引导者。2.联络员。3.响导；知客。

སྣེམ་པ 〔动〕未来式为 བསྣེམ，过去式为 བསྣེམས，命令式为 སྣེམས。摇动；使微动；弹动。

སྣེམས 〔动〕为 སྣེམ་པ 的命令式。

སྣེའུ 〔名〕1.端角（如山岩端角）。2.艾（药）。

སྣེའུ་སྔོན 同 སྣེའུ་རལ 〔名〕1.野草。2.灰条草。

སྣེའུ་ཕྲུན 〔名〕小孩。

སྣེའུ་གདོང 同 སྣེ་གདོང。

སྣེའུ་རལ 同 སྣེའུ་སྔོན。

སྣོ་བ 〔动〕未来式为 བསྣོ，过去式为 བསྣོས，命令式为 སྣོས。调拌；揉（如面团）。

སྣོག་པ 〔动〕未来式为 བསྣོག，过去式为 བསྣོགས，命令式为 སྣོགས。颠倒；翻转。

སྣོག་ཟན 〔名〕油煎饼。

སྣོགས 〔动〕为 སྣོག་པ 的命令式。

སྣོད 〔名〕1.器；器皿；容受器；盆。2.腑。3.器世间（指物质世界）（佛）；宇宙。〔动〕为 སྣོད་པ 的命令式。

སྣོད་ཁ 〔名〕容器；器皿。

སྣོད་ཆེན 〔名〕1.道路。2.沐浴器。

སྣོད་སྤྱད 〔名〕器皿。

སྣོད་མ 〔名〕1.圆的；漩涡的。2.器皿。

སྣོན 〔动〕未来式及过去式为 བསྣན，命令式为 སྣོན。加；增加；添。

སྣོན་རྟགས 〔名〕加号(+)。

སྣོན་ཐབས 〔名〕加法。

སྣོན་འབྲི 〔名〕增减。

སྣོན་རྩིས 〔名〕加法。

སྣོན་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕压力机。

སྣོབ་བྲོག་ཅན 〔名〕好奇的；好问的。

སྣོམ་པ 〔动〕未来式为 བསྣམ，过去式为 བསྣམས，命令式为 སྣོམས。1.持；握；提；拿。2.嗅；闻。

སྣོམས 〔动〕为 སྣོམ་པ 的命令式。

སྣོར་བ 〔动〕1.未来式及过去式为 བསྣོར，命令式为 སྣོར。错乱；搅乱；交叉。2.未来式和过去式为 བསྣར，命令式为 སྣོར。曳；拖；拉长；伸长；拖长。

སྣོར་མ 〔名〕田禾茬子；麦茬子。

སྣོལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བསྣོལ，命令式为 སྣོལ。1.闭合。2.交错；交搭；交叉。

སྣོལ་ས 〔名〕交点。

སྣོས 〔动〕为 སྣོ་བ 的命令式。

སྣྲུབས 〔名〕1.尾宿(二十八宿之一)。2.西藏一地名。

སྣྲེལ་ཞི 〔形〕(古)次第错综；错乱，凌乱。

སྣྲོན 〔名〕(古)心宿(二十八宿之一)。

བཟོད་དཀའ 〔语〕难忍。

བཟོད་ཐུབས 〔语〕1.能忍；耐心。2.遍计(佛)。

བརྙག་པ 〔动〕为 རྙག་པ 的未来式。

བརྙགས་པ 〔动〕为 རྙག་པ 的过去式。

བརྙང་བ 〔动〕为 རྙོང་བ 的未来式。

བརྙངས་པ 〔动〕为 རྙོང་བ 的过去式。

བརྙན་པ 〔动〕1.切心；热望；殷勤。2.确切；肯定；专注；热诚。

བརྙན་ཚིག 〔名〕肯定词。

བརྙབ་པ 〔动〕为 རྙབ་པ 的未来式。

བརྙབ་སེམས 〔名〕贪心；贪婪。

བརྙབས་པ 〔动〕为 རྙབ་པ 的过去式。

བརྙུ་བ 〔动〕为 རྙུ་བ 的未来式。

བརྙུར་བ 〔动〕为 རྙུ་བ 的过去式。

བརྙོག་པ 〔动〕为 རྙོག་པ 的未来式。

བརྙོགས་པ 〔动〕为 རྙོག་པ 的过去式。

བརྙོབ་སེབས 〔名〕瞋心；瞋恚。

བསྙད་པ 〔动〕为 སྙད་པ 的过去式。

བསྙན་གྲངས 〔名〕和；和数。

བསྙན་པ 〔动〕为 སྙན་པ 的未来式和过去式。

བསྙམ་པ 〔动〕为 སྙམ་པ 的未来式。

བསྙམས་པ 〔动〕为 སྙམ་པ 的过去式。

བསྙར་བ 〔动〕为 སྙོར་བ 的未来式和过去式。

བསྙུད་པ 〔动〕逐出；推出。

བསྙུན་པ 〔动〕为 སྙུན་པ 的未来式和过去式。

བསྙུབ་པ 〔动〕为 སྙུབ་པ 的未来式。

བསྙུབས་པ 〔动〕为 སྙུབ་པ 的过去式。

བསྙུར་བ 〔动〕为 སྙུར་བ 的未

来式和过去式。

བརྙིམ་པ 〔动〕为 སྙིམ་པ的未来式。

བརྙིམས་པ 〔动〕为 སྙིམ་པ 的过去式。

བརྙོ 〔动〕为 སྙོ་བ 的未来式。

བརྙོག་པ 〔动〕为 སྙོག་པ 的未来式。

བརྙོགས་པ 〔动〕为 སྙོག་པ 的过去式。

བརྙོར་བ 〔动〕为 སྙོར་བ的未来式和过去式。

བརྙོལ་བ 〔动〕为 སྙོལ་བ的未来式和过去式。

བརྙོས་པ 〔动〕为 སྙོ་བ 的过去式。

པ

པ 作词尾用时，在藏文文法上称为 བདག་པོའི་སྒྲ (主人词)。

པ་སྦུག 参看 ཐ་སྦུག。

པ་ཙར 〔名〕 遮蔽下体的小布片。

པ་རྟོག 参看 ཐ་རྟུག。

པ་ཚར 〔名〕 围腰子(衣服的一种)。

པ་ཏ 或 པ་ཏི 〔名〕 1.十字架。2.把；柄。

པ་ཏི 〔名〕1.十字架。2.把；柄。

པ་ཏོ 或 པ་ཏོ་ལ 〔名〕 一种植物及药果；一种花；象蹄花。

པ་ཏྲ 或 པཱ་ཏྲ 〔名〕(梵)1.碗；钵。2.笔绘的穿枝莲。3.图形；绘画；图画；彩画。4.宝石。5.十字花纹。6.形状类似蝌蚪的一种小鱼。

པ་ཊི 〔名〕(印)印度红茶。

པ་ཕྲེ 〔名〕 指 པ་ཕ་བ་མ 四个藏文字母。

པ་སྣམ 〔名〕 白朗(西藏日喀则地区的一个县)。

པ་ཐ་སྲི 〔名〕 一种胡椒。

པ་ཏེན 〔名〕 1.木条。2.架；棚。3.边界。4.一条；一棍。

པ་ལག་རྩེ་བ 〔名〕 兰石草(药)。

པ་ཡོའེ་ཀྭ 〔名〕(汉) 八月瓜(药)。

པ་ཏཾ 中藏为 ཞུ་ཏོ 又同 པ་ཏྲ 〔名〕小篮；盒(圆形者)；钵。

པ་ལི་ཀུང་ཧྲེ 〔名〕(汉) 巴黎公社。

པ་ལུའུ་ཅུན 〔名〕(汉)八路军。

པ་ལེ་ཞབས་བྲོ 〔名〕 芭蕾舞。

པ་སངས 或 ཕ་སང 或 པ་སངས་ཟླ 〔名〕1.金星。2.金曜日，星期五。

པག 同 སྤག。

པག་སྒོར 〔名〕盛糌粑的器皿（木制的糌粑盒）。

པག་ཚིར 〔名〕1.土坯，砖。2.砌的砖墙。

པག་ཟན 〔名〕麦粉。

པགས་མཁྲེགས 〔名〕硬皮子。

པགས་པ 〔名〕动物皮子。

པགས་བྱིཝ 〔名〕蝙蝠。

པགས་རྨུགས 〔名〕腐烂皮子。

པགས་ཚག 〔名〕皮衣。

པགས་ཚིལ 〔名〕皮脂。

པགས་ཚིལ་ཟ་ཆེན 〔名〕皮脂腺。

པང 〔名〕怀，怀抱。〔量〕抱，如：པང་པ་གང 一抱。

པང་ཁ 〔名〕怀抱，怀兜。

པང་ཁེབས 同 པང་གདན。

པང་འཁྱོགས 〔语〕抱起。

པང་གཅལ 〔名〕天花板。

པང་གདན 〔名〕围裙，围腰。

པང་པ 〔动〕怀抱，抱。

པང་ཚད 〔名〕一抱量，双手一抱之量。

པང་ལེབ 〔名〕板，木板。

པད་དཀར་འཆང་བ 〔名〕持白莲者（观世音的别名）。

པད་ཁ 〔名〕黑燕麦。

པད་ཁང 同 དཔལ་ཁང。

པད་པ 同 སྲིན་བུ་པད་པ 〔名〕水蛭（吸血虫）。

པད་མ 〔名〕（梵）1.荷花，莲花。2.班玛（青海省果洛藏族自治州的一个县）。

པད་མ་ཀེ་སེར 〔名〕八角，大香，大料。

པད་མ་འབྱུང་གནས 〔名〕莲花生（一位著名的佛教大德，乌仗那人，西藏红教奉之为祖师）。

པད་མ་དམར་པོ 〔名〕狭叶牡丹（药）。

པད་མ་རཱ་ག 〔名〕红宝石。

པད་མ་སེར་པོ 〔名〕黄牡丹(药)。

པད་མའི་ཁྲག 〔名〕胎血。

པད་ཞྭ 〔名〕莲冠(班支达所戴的帽子)。

པན་ཀུ་ཙ་ཆུང 〔名〕板鼓。

པན་ཀྱོག 〔名〕花边。

པན་མཁའ 〔名〕旅行者，游旅者。

པན་པོ 〔名〕骄矜的人。

པན་ཡེ་ལན 〔名〕(汉)斑叶兰(药)。

པཎ་ཆེན 为 པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ 的缩写〔名〕1.哲人，大班支达；博学者。2.班禅额尔德尼(པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི)的简称。

པཎྜི་ཏ 〔名〕(梵)班支达；哲人，学者(精通五明者称为班支达)。

པའེ་ཉིའུ་ཞི 〔名〕(汉)白牛夕(药)。

པར 〔名〕1.人造模。2.印版，雕版。

པར་སྐྲུན 〔名〕出版，印刷。

པར་ཁང 〔名〕印刷厂。

པར་གྱིས་འཕར 〔语〕突然上升，突然飞腾。

པར་རྒྱག་པ 〔语〕拍摄。

པར་སྒྲིག་པ 〔语〕排版。

པར་ངོས 〔名〕版面。

པར་ཏན 〔名〕坐垫；栽绒垫。

པར་གདན 〔名〕栽绒毯。

པར་དུ་བསྐྲུན་པ 〔语〕出版。

པར་འདེབས་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕印刷机。

པར་པ་ཏ 〔名〕(梵)角茴香(药)。

པར་བུ 〔名〕小盒(食盒)。

པར་དབང 〔名〕版权。

པར་མ 〔名〕印刷品，印本。

པར་ཞུ 〔名〕校样，校对。

པར་གཞི 〔名〕版本。

པར་[illegible] 〔名〕版[illegible]。

པར་ལེན་འཕྲུལ་ཆས 〔名〕照相机。

པར་བཤུས 〔名〕翻版。

པར་སིག 〔名〕1.波斯。2.皮条。

པཱ་ཏྲ 同 པ་ཏྲ。

པི་པི 〔名〕口笛；哨子。

པི་པི་ལིང 〔名〕荜茇(药)。

པི་ཝང 〔名〕琵琶。

པི་ཝང་རྟ་མགོ་ཅན 〔名〕马头琴。

པི་རག 〔名〕末尼宝。

པིང་ཀྱར་མ 〔名〕鹰。

པིར 〔名〕1.(汉)毛笔，笔儿。2.粉刷。3.蚌。

པིར་རིས 〔名〕笔画。

པུ་ཀར་མཱུ་ལ 〔名〕木香(药)。

པུ་ཀར་མཱུ་ལ་ཞིན་པ 〔名〕漏芦(药)。

པུ་ཏི 为 པུ་སྟ་ཀ 的简写式〔名〕(梵)经函；卷帙。

པུ་སྟ་ཀ 同 པུ་ཏི。

པུ་ཙེ 或 པུ་ཚེ 〔名〕(汉)麦麸子；麸。

པུ་ལིང་ག 〔名〕(梵)男性；阳性。

པུ་ཤུ 〔名〕篱笆；隔墙。

པུ་ཤུད 〔名〕1.戴胜鸟。2.屋顶的角。

པུ་ཤེལ་རྩི 〔名〕石斛(药)。

པུ་ཤེལ་རྩི་ལོ་མ་ཚ་བ 〔名〕卵叶贝母兰(药)。

པུ་ཤེལ་རྩེ 〔名〕射干，也叫樟脑草(药)。

པུ་ས་ལ 〔名〕芫荽，胡麻叶。

པུ་ཎྜ་རཱི་ཀ 〔名〕(梵)白莲花。

པུག་ཏ 〔名〕1.架。2.箱中的格子。

པུར 同 རོ 〔名〕死尸。

པུར་རྒྱལ 或 སྤུར་རྒྱལ 和 སྤུ་རྒྱལ 〔名〕古西藏的名称。

པུར་སྒམ 〔名〕棺材。

པུར་སྦྱངས་པ 〔语〕化尸；火化。

པུས་འཛུད 同 སྒོམ་ཐག

〔名〕1.抱膝。2.缠膝；缚膝带（打坐时所用的带）。

པུས་མོ 〔名〕膝盖；膝。

པུས་མོའི་པད་ཚ 〔名〕膝盖骨。

པུས་ཚིགས 〔名〕膝关节。

པུས་ཤུབས 〔名〕1.套裤。2.护膝。

པེ 〔名〕（古）1.粥类；稀食。2.伯。

པེ་ཉ་བ 〔名〕化缘者；乞食者。

པེ་དྲེ་ར་འད 〔名〕水麦冬（药）。

པེ་ཙམ 〔副〕少；小。

པེ་ཚེ 〔名〕（汉）白菜。

པེ་ར 〔名〕平镰。

པེན་ཀྲི་ཅི་ཧྲེང 〔名〕（汉）扁枝寄生（药）。

པོ 〔名〕1.西藏边区的一地名；西藏的一个部落；　又代替 སྤོ་བོ 祖父。2. བདག་སྤོ 用词之一。

པོ་ཏ་ལ 〔名〕（梵）布达拉山（义译为“持舟”）。

པོ་ཏི 〔名〕1.书函。2.卷；帙。

པོ་ཏོ 〔名〕（蒙）土块，土团。

པོ་མཐོ་ཡང 〔语〕任何阻碍。

པོ་སློས་ཀྱང 〔语〕任何阻碍，无论如何。

པོ་སོན་འཆའ 〔名〕苏木（药）。

པོག 〔名〕（古）香（烧的香）。

པོག་ཏ 〔名〕（蒙）先生，主（对上层贵族的称呼）。

པོག་ཕོག 同 སྤོས་ཕོར 〔名〕香炉。

པོག་རི 〔名〕香山；产香的山。

པོད 〔名〕经卷，经函。

པྲ 〔名〕1.璁玉（大如扁豆，作装饰用）。2.圆光（一种于镜上圆光及拇指上圆光的占卜法）。

པྲ་མཁན 同 པྲ་ཕབ་པ 〔名〕1.圆光者。2.占卜。

པྲ་ཆལ 〔名〕1.诙谐，戏言。2.淘气。

པྲ་ཕབ་པ 同 པྲ་མཁན。

པྲ་འབེབས 〔语〕圆光，占卜。

པྲ་མོ 〔名〕1.圆光(一种于镜上圆光及拇指上圆光的占卜法)。2.阄。3.纂。4.预兆。

པྲ་ཧྲི་ཏོག 〔名〕白香。

པྲ་ཧྲིལ 同 སྦྲང་ཧྲིགས་མ 〔名〕蜜蜡；黄蜡。

པྲ་ཡིག 〔名〕卜文。

པྲ་ལེགས 〔形〕好；美。

པྲག་པྲིག 〔形〕少许。

པྲི་ཡང་ཀུ 〔名〕唐古特青兰(药)。

པྲིག་ཚམ་བཀོད 〔语〕怀疑；充满疑虑。

པྲེ་ཕྱལ 〔名〕房屋的斗拱。

པྲོག 〔名〕1.尖，顶。2.结子。

པྲོག་ཞུ 同 སྤྲོག་ཞུ 〔名〕1.头饰；冕；冠。2.盔；胄。

པྲོག་ཟེ 或 ཟེ་པྲོག 〔名〕鸡冠。

དཔག་གྲངས 〔名〕约数。

དཔག་ཆེན 〔名〕大力士。

དཔག་པ 〔动〕为 དཔོག་པ 的未来式。

དཔག་ཚད 〔量〕逾缮那，由旬；四千弓(古印度里程名)。

དཔག་རྩལ 〔名〕估计。

དཔག་ཚོད 〔名〕估计；估量。

དཔག་ཡས 〔数〕无量，无可比喻。

དཔག་བསམ 〔名〕欲望，幻想；思想；思量；如意。

དཔག་བསམ་ཤིང 〔名〕如意树；天界的树。

དཔགས་པ 〔动〕为 དཔོག་པ 的过去式。

དཔང 或 དཔང་པོ 〔名〕保人；证人；见证，中间证人；仲裁。

དཔང་རྒྱ 〔名〕合同，契约。

དཔང་རྟགས 〔名〕佐证。

དཔང་དུ་བཙུག 〔语〕作凭证。

དཔང་པོ 同 དཔང。

དཔང་ཚིག 〔名〕证词。

དཔང་རྫས 〔名〕物证；证物。

དཔང་ཡིག 〔名〕证件；证明书；证书。

དཔངས 〔名〕高，高度。

དཔངས་དཀྱུས 〔名〕高低；横竖；高度和长度。

དཔངས་བསྟོད 〔名〕称赞；赞扬。

དཔངས་མཐོ 〔形〕高厚。

དཔངས་དམན 〔形〕低下。

དཔའ 〔形〕1.勇敢，勇猛。2.英武。3.有气力的。4.坚定的。

དཔའ་བཀོད 同 དཔའ་ཞུམ 〔形〕怯惧；胆怯。

དཔའ་རྣོད 同 དཔའ་གཏུམ 〔名〕明王(佛)。〔形〕勇暴。

དཔའ་ངར 〔名〕英勇；奋勇；勇气；斗志；斗气。

དཔའ་ངར་ཆེ་བ 〔语〕勇敢。

དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད 〔语〕英勇，大无畏。

དཔའ་རྔམས་ཆེ 〔语〕威猛；可怖。

དཔའ་ཅན 〔名〕1.香草。2.勇士；英雄。

དཔའ་ཉམས 〔名〕英姿，英俊。

དཔའ་སྙིང་ཆེ་བ 〔语〕勇敢。

དཔའ་གཏུམ 同 དཔའ་རྣོད。

དཔའ་རྩལ 〔名〕奋勇；勇士。

དཔའ་སྤོབས 〔名〕豪情；壮志。

དཔའ་དམ 亦作 དཔའ་གདམ 〔名〕利剑，长刀。

དཔའ་དར 〔名〕祝贺成功或胜利用的哈达。

དཔའ་པ 〔名〕根似萝卜的一种药。

དཔའ་བ 〔名〕1.勇猛者。2.苦行者。3.有恒者，坚定者。4.大雄(佛)。

དཔའ་བོ 〔名〕1.英雄，勇士；勇武者。2.胜乐。〔形〕英武。

དཔའ་བོ་དཀར་པོ 〔名〕商陆(药)。

དཔའ་བོ་སེར་པོ 〔名〕郁金(药)。

དཔའ་མོ 〔名〕1.女英雄，巾帼英雄。2.酒。

དཔའ་དམག 〔名〕雄师。

དཔའ་རྩལ 〔名〕武艺；武术。

དཔའ་རྩལ་ལྡན་པ 〔形〕矫健。

དཔའ་མཛངས་རྩལ་ཐོད 〔语〕英勇，奋勇。

དཔའ་ཞུམ 同 དཔའ་བསྐོད。

དཔའ་ཞུམ་སྙིང་འདར 〔语〕胆颤心惊。

དཔའ་རྩེམ 〔名〕逞强；逞能。

དཔའ་ཕྲང 〔名〕1.剑柄。2.环索。

དཔའ་ཤོད 〔名〕八宿(西藏昌都地区的一个县)。

དཔའ་སེམས 〔名〕雄心；壮志。

དཔར 〔动〕印刷。

དཔར་རྐོས 〔名〕刻板。

དཔར་བྱང 〔名〕印经院的文书。

དཔར་མ 〔名〕1.印本，印的。2.印刷品。

དཔལ 〔名〕1.荣誉，荣华，光荣。2.威德。3.昌盛，兴旺；吉祥。4.才能。5.一种甜叶树。

དཔལ་ཁང 亦作 དཔད་ཁང 〔名〕黑芥子。

དཔལ་ཁྱམ་པ 参看 སྤ་ཁྱམ་པ。

དཔལ་གོས 〔名〕1.荷花。2.吉祥。

དཔལ་གྱི་བེའུ 同 དཔལ་བེའུ。

དཔལ་མགོན 〔名〕1.神仙，救世主。2.班戈(西藏那曲地区的一个县)。

དཔལ་མངའ་བ 〔名〕具有荣华和势力。

དཔལ་སྡུག 〔名〕庄严美丽，壮丽。

དཔལ་ལྡན 〔名〕1.具德，才。2.佛的名号。〔形〕有光荣的，高贵，可赞。

དཔལ་ལྡན་མ 〔名〕义同 དཔལ་ལྡན，用以称女性。

དཔལ་བེའུ 或 དཔལ་གྱི་བེའུ

〔名〕爱之结；吉祥结(形如“[illegible]”，八吉祥物之一)。

དཔལ་འབར 〔名〕1.吉祥炽炎，如吉祥光焰。2.火炬。3.边坝(西藏昌都地区的一个县)。

དཔལ་འབྱོར 〔名〕1.经济。2.光明；光辉；宏大。3.繁荣；富贵圆满。

དཔལ་འབྱོར་ལོ་ཏོག 〔语〕经济作物。

དཔལ་འབྲས 〔名〕木苹果。

དཔལ་མོ 〔名〕1.贤女。2.飞天；遍入天妃。

དཔལ་གྱི་འབར་བ 〔形〕荣誉。

དཔལ་ཡོན 〔名〕1.荣华，繁荣；繁华。2.吉祥胜德。3.果子名。

དཔུང 〔名〕1.群众，大众；大队；势力。2.军队。3.膀臂。

དཔུང་སྐྱོད 〔名〕挺进；进军，起兵，行军。

དཔུང་ཁག 〔名〕阵营；阵容；队伍。

དཔུང་མགོ 同 དཔུང་པའི་འགོ 亦作 དཔུང་འགོ 〔名〕肩膀；肩头。

དཔུང་རྒྱན 〔名〕手钏，手臂上的钏环，装饰品。

དཔུང་ཟེམ 〔名〕阵容；战容。

དཔུང་བཅད་རས 〔名〕扻肩，比丘尼遮乳衣。

དཔུང་རྫང 同 དཔུང་ཐུ་རྫང 〔名〕1.亲身战斗者。2.步兵的别称。

དཔུང་འཁལ་བ 〔名〕臂屈者，手挛者。

དཔུང་འཇུག 〔名〕进军；攻击。

དཔུང་འཇུག་དམ་བཅའ 〔语〕誓师。

དཔུང་གཉེན 〔名〕1.救主；救星。2.援军。3.亲眷；兄弟亲属。

དཔུང་རྟགས 〔名〕袖标，袖章；肩章。

དཔུང་རྟགས་དམར་པོ 〔名〕红袖章。

དཔུང་བསྐྱར 〔名〕阵势。

དཔུང་སྡེ 〔名〕队伍。

དཔུང་གཉེན 〔名〕生力军；殿军。

དཔུང་སྐྱོན 〔名〕援军。

དཔུང་པ 〔名〕1.臂；上腕。2.堆；堆集的物品。

དཔུང་ཟ་ཟུང 同 དཔུང་ཟུང。

དཔུང་གཡོས 〔语〕添生力军；调军出战。

དཔུང་རོགས 〔名〕援兵；援军。

དཔེ 〔名〕1.样子；标本；样品；模范。2.对比；譬喻。3.书；书本。4.方式；方法。5.类似。6.例证；实例。

དཔེ་སྐྲུན 〔名〕出版。

དཔེ་སྐྲུན་ཁང 〔名〕出版社。

དཔེ་ཁང 〔名〕1.书房；图书室。2.书店。

དཔེ་ཁུག 〔名〕书包。

དཔེ་ཁྲི 〔名〕书桌；书架。

དཔེ་མཁྱུད་པ 〔名〕抱书者，吝惜书籍不肯外借的人（常指不肯把自己的学识教给别人的人）。

དཔེ་རྒྱན 〔名〕比喻修饰；喻饰。

དཔེ་རྒྱུག或དཔེ་རྒྱུགས 〔名〕号书（指定熟读背诵）；背书。

དཔེ་ཆ 〔名〕书；书籍；书本。

དཔེ་བརྗོད་པ 〔语〕1.比较。2.比喻；比如；举例。

དཔེ་རྟགས 〔名〕1.书鉴。2.书名号《　》。

དཔེ་དེབ 〔名〕书本。

དཔེ་ཏོན 〔名〕事例。

དཔེ་བྱད 〔名〕1.相称；均匀；端好。2.相与随好。

དཔེ་དབྱིབས 〔名〕模型。

དཔེ་ཚད 〔名〕标准；分寸。

དཔེ་ཚོང་ཁང 〔名〕书店。

དཔེ་མཚོན 〔名〕样子；样

板；例子，典型。

དཔེ་མཛོད〔名〕书库，藏书室。

དཔེ་མཛོད་ཁང〔名〕图书馆。

དཔེ་གཞི〔名〕范本，蓝本。

དཔེ་ཟླ〔名〕比对；对比；所比。

དཔེ་བཟང〔名〕模范。

དཔེ་བཟོས་པ〔语〕创例；典范，示范；树立榜样。

དཔེ་ཚོས〔名〕典型。

དཔེ་རས〔名〕包书布。

དཔེ་རིས〔名〕样子，蓝图，例图。

དཔེ་ལེགས〔名〕范例；模范。

དཔེ་ཤུབས〔名〕书套。

དཔེ་སྲོལ〔名〕规矩，风俗。

དཔེ་ཏར〔名〕书屋；学术馆。

དཔེན་པ〔形〕1.极美，消魂；动人。2.有益，有用。3.珍爱，爱惜；可爱；可意。

དཔེའུ〔名〕比喻，例子。

དཔེར་བརྗོད〔名〕例句，例子；举例。

དཔེར་ན〔语〕例如；比如；比喻。

དཔོག་དཀའི་རིག་པ〔名〕玄学。

དཔོག་པ〔动〕未来式为 དཔག，过去式为 དཔགས，命令式为 དཔོགས。1.测量，度量，推理；推度。2.分配，匀分。3.立定，设定。

དཔོགས〔动〕为 དཔོག་པ 的命令式。

དཔོང་ས〔名〕1.讲经院。2.集会处；会堂。3.游戏处；娱乐场。

དཔོད་པ〔动〕1.寄（如给他人寄信）。2.口述令人笔录。

དཔོད་རྩམ〔名〕1.另简或信中附言。2.记述。

དཔོན〔名〕1.首领，主宰。2.官，官吏。

དཔོན་གྲོགས〔名〕同僚。

དཔོན་དཔན〔名〕官僚。

དཔོན་ཉམས〔名〕官气，官

僚架子。

དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས 〔名〕官僚主义。

དཔོན་གཏམ 〔名〕官腔。

དཔོན་གནས 〔名〕官位；官衔。

དཔོན་པོ 同 དཔོན。

དཔོན་པོ་ལོ་ཡེ 〔名〕官老爷。

དཔོན་པོ་ཏཱ་ཧྥུ 〔名〕(汉)大夫(古代官职，位于卿之下)。

དཔོན་པོ་གཞུང་དྲང 〔语〕清官。

དཔོན་སྐྱོད 〔名〕官气。

དཔོན་མོ 〔名〕1.女主，女首领。2.夫人，后妃。

དཔོན་དམག 〔名〕将士；官兵。

དཔོན་ཚང 〔名〕官邸；公馆。

དཔོན་གཡོག 〔名〕主与仆；官长与随从。

དཔོན་རབས 〔名〕王或首领的世系。

དཔོན་རིགས 〔名〕官员；官吏。

དཔོན་རོགས 〔名〕同僚。

དཔོན་ཤག 〔名〕官邸。

དཔོན་སློབ 〔名〕师生；师徒。

དཔྱ 〔名〕税，贡；税赋。

དཔྱ་ཁྲལ 〔名〕赋税。

དཔྱ་ཐད 〔名〕税款；差款。

དཔྱང་ཁྲི 〔名〕吊床。

དཔྱང་འཁོར 〔名〕吊车。

དཔྱང་ཐག 〔名〕1.疑虑。2.悬索；挂衣服等的绳索。3.秋千。

དཔྱང་ཐིག 〔名〕垂直线。

དཔྱང་བ 〔动〕为 དཔྱོང་བ 的未来式。

དཔྱང་ཟམ 〔名〕吊桥；索桥。

དཔྱང་ལུང 〔名〕吊环。

དཔྱངས་པ 〔动〕为 དཔྱོང་བ 的过去式。

དཔྱད་ཆས 〔名〕仪器。

དཔྱད་མཆན 〔名〕批语；评注。

དཔྱད་གཏམ 〔名〕评论；按语；述评；评语。

དཔྱད་གཏམ་བརྗོད་པ 〔名〕述评。

དཔྱད་གཏམ་ཐུང་ཐུང 〔名〕短评。

དཔྱད་གཏམ་པ 〔名〕评论员。

དཔྱད་སྡུར 〔名〕评比；讲评，参考。

དཔྱད་པ 〔名〕药方；偏方；手术(如以烧、截、磨三种方法检验)。〔动〕为 དཔྱོད་པ 的未来式和过去式。

དཔྱད་རྩལ 〔名〕评议。

དཔྱད་ཞིབ 〔名〕衡量。

དཔྱད་གཞི 〔名〕参考，借鉴。

དཔྱད་གཟིགས 〔名〕评阅。

དཔྱད་བཤད 〔名〕评述。

དཔྱས་ཁ 〔名〕被责备者；有过失者。

དཔྱི 〔名〕1.后臀。2.胯。

དཔྱི་མགོ 〔名〕胯骨，髋骨，臀部。

དཔྱི་མིག 同 དཔྱི་ཡི་འཁོར་མིག 〔名〕1.臀骨孔。2.大腿骨的小窝；胯骨孔。

དཔྱི་རུས 〔名〕胯骨。

དཔྱིད 〔名〕1.恩惠，仁慈；荣华；福祉；吉祥。2.春季。

དཔྱིད་ཀ 〔名〕春；春天；春季。

དཔྱིད་ཀ་ཤར་བ 〔名〕开春。

དཔྱིད་ཀའི་དུས་ཆེན 〔名〕春节。

དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཤར་...བ་ལྟ་བུ 〔语〕朝气蓬勃，欣欣向荣。

དཔྱིད་གྲོ 〔名〕春小麦。

དཔྱིད་མགོའི་མེ་ཏོག 〔名〕腊梅；梅花。

དཔྱིད་འགོ 〔名〕早春。

དཔྱིད་ཆུ་གཏོང་བ 〔语〕春灌。

དཔྱིད་མཉམ 〔名〕春分(二十四节气之一)。

དཔྱིད་ཟླ་མ 〔名〕季春，暮

春；阴历三月。

དཔྱིད་དུས 同 དཔྱིད་ཀ [名] 春季。

དཔྱིད་འདེབས [名] 春播。

དཔྱིད་དཔལ [名] 春色；春光。

དཔྱིད་དཔལ་རྒྱས་པ [语] 春光明媚。

དཔྱིད་འབྲིང [名] 仲春；阴历二月。

དཔྱིད་རྨོས [名] 春耕。

དཔྱིད་ཚུགས [名] 立春(二十四节气之一)。

དཔྱིད་ཟླ་ར་བ [名] 孟春；阴历正月。

དཔྱིད་ཟླ་གསུམ་པ [名] 春季；暮春。

དཔྱིས [名] 末尾；结尾；末端；底。

དཔྱིས་ཕྱིན་པ [语] 彻底，结局，究竟。

དཔྱང་བ [动] 未来式为དཔྱང，过去式为 དཔྱངས， 命令式为 དཔྱོངས。 垂下；悬吊；悬垂。

དཔྱོངས [动] 为 དཔྱང་བ 的命令式。

དཔྱོད་ལྡན [名] 1.明察者(有识别力者)。2.木星；木曜。

དཔྱོད་པ [动] 未来式及过去式为དཔྱད，命令式为དཔྱོད。研究，观察；伺，伺察；穷理。

དཔྲལ་ཀ་མཐུག་པོ [语] 厚颜；无羞。

དཔྲལ་མགོ [名] 额。

དཔྲལ་རྒྱན [名] 1.圆球。2.额髻。

དཔྲལ་ཐོ [名] 胆大。

དཔྲལ་ཐོ་ཅན [名] 1.有头脑的人。2.有辩才。3.大胆者。

དཔྲལ་བ [名] 额颅，天庭。

དཔྲལ་རུས [名] 额骨。

དཔྲི་བ [动] 1.陈列。2.撩起。

དཔྲལ་དཔྲལ [动] 抓痒；搔痒。

ལྤགས་པ 同 པགས་པ [名] 皮；兽皮(与属格连用时，用

པགས་པ, 如：སྟག་གི་པགས་པ, 不连用时用ལྤགས, 如：སྟག་ལྤགས)。

སྤ 〔名〕1.同 རྒྱན་ཆ。2.竹；竹竿；手杖。〔动〕理发；正容。

སྤ་བཀོང 〔动〕惊骇，恐吓。

སྤ་སྐོར 〔名〕桶箍。

སྤ་ཁྲམ་པ 参看 དཔལ་ཁྲམ་པ 〔形〕怯惧；畏缩。

སྤ་འཀོང 〔形〕吃惊；惊骇；怯惧。

སྤ་ཏྲུག 同 སྤ་དྲུག 或 པ་སྤྲུག 〔名〕男女勇士的发饰。

སྤ་ཆ 〔名〕珍贵饰品。

སྤ་ཆལ 或 སྤ་ཙལ 〔形〕不停歇；不静。

སྤ་དོང 或 སྤ་ལྡོང 〔名〕小桶；盛水或牛乳的竹桶。

སྤ་དྲུག 同 སྤ་ཏྲུག。

སྤ་པ 同 ཟག་པོ。

སྤ་ཟུག 〔名〕藏族妇女头上戴的三角形饰物。

སྤ་བ 〔名〕竹；竹竿。〔动〕装饰；美饰；打扮。

སྤ་འབྲུ 〔名〕杜松子。

སྤ་འབྲུམ 也叫 ཡ་འབྲུམ 〔名〕栗子。

སྤ་མ 〔名〕杜松；刺柏。

སྤ་ཚོ 〔名〕1.发辫。2.辩才(佛)。3.(古)西藏文官的发型。

སྤ་ཤུག 或 ཁྱོ་ཤུག 〔名〕夫妇；夫妻。

སྤག 〔名〕麦浆团，掺牛乳或茶的麦粉。〔动〕为 སྤོག་པ 的未来式。

སྤགས 〔名〕调料。

སྤགས་པ 〔动〕为 སྤོག་པ 的过去式。

སྤགས་མ 〔名〕羹；佐餐的羹菜；调料。

སྤང 〔名〕草坪；草滩。

སྤང་བཀག 〔名〕房屋的木板间壁。

སྤང་སྒོང་མཚོ་ལ 〔名〕班公

錯山(在西藏阿里地区)。

སྤང་ཁ 同 སྤང 〔名〕草坪；草滩。

སྤང་ཁེབས 〔名〕毡；围裙。

སྤང་རྒྱན 〔名〕铺地锦；玉簪花。

སྤང་རྒྱན་དཀར་པོ 〔名〕白花龙胆(药)。

སྤང་རྒྱན་ཁྲ་བོ 〔名〕双色龙胆(药)。

སྤང་རྒྱན་སྔོ་ནག 〔名〕蓝花龙胆(药)。

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་སེར་ཇུ 〔名〕黄花龙胆(药)。

སྤང་གཅལ 〔名〕地板。

སྤང་ལྗོངས 〔名〕草地，草原；有青草的地方。

སྤང་བ 〔动〕为 སྤོང་བ 的未来式。〔形〕有弹性；宽大；轻松。〔名〕断德(佛)。

སྤང་སྤོས 〔名〕甘松(药)；七里香；草香。

སྤང་དོག 〔名〕草泥；泥块。

སྤང་མ 〔名〕1.丹矾(药)。2.石绿。

སྤང་ཀྱི 同 ཀ་ཤ。

སྤང་ཀྱི་ཏོ་བོ 〔名〕翼首草(药)。

སྤང་ཟྭེན 〔名〕1.铜绿。2.绿色颜料。

སྤང་རམ་ཡོ་མ་ཚད་པ 〔名〕拳参(药)。

སྤང་རམ་ཡོ་མ་ཚེ་བ 〔名〕草叶蓼(药)。

སྤང་རི 〔名〕草山，草坡。

སྤང་ལེབ 〔名〕1.木板.2.眉。

སྤང་ཤ 〔名〕蘑菇，菌子。

སྤངས་གཞོང 〔名〕青草盆地；草谷。

སྤངས་པ 〔动〕为 སྤོང་བ 的过去式。

སྤད 〔名〕儿子，如：ཕ་སྤད 父子。

སྤུན་ཟླ 〔名〕1.兄弟。2.亲戚。

སྤབས 〔名〕耳塞，耳垢。

སྤམ 同 མཛེས་པ 或 ལེགས་

པ 〔形〕佳美；雅致；美丽；好；相称；合适；朴实。

སྤམ་ཆེ 〔形〕高大；庞大；大量。

སྤམ་མེ་བ 〔形〕合拢；闭拢；合口；封闭。

སྤར 〔量〕爪；把；握。〔动〕为 སྤོར་བ 的未来式和过去式。

སྤར་ཁ 〔名〕(汉)八卦。

སྤར་ཁྱིམ 同 སྤར་ཚོ 〔量〕握；把。

སྤར་གང 〔语〕一握；一把。

སྤར་མ 〔名〕一种丛生小灌木。〔量〕把(表数量)。

སྤར་ཚོ 同 སྤར་ཁྱིམ。

སྤར་ཚད 〔名〕一把之量(一捧四分之一的数量，如粮米等)。

སྤུ 〔名〕毛。

སྤུ་དཀར 〔名〕 1.白毛。2.关节。

སྤུ་དཀར་དམན་པ 〔名〕贤叶唐松草(药)。

སྤུ་ཁ 〔名〕毛色(指牲畜)。

སྤུ་འཁྱིལ 〔名〕卷毛。

སྤུ་གུ 〔名〕小孩。

སྤུ་གྲི 〔名〕剃刀；利刀。

སྤུ་རྒྱལ 同 ཕུར་རྒྱལ。

སྤུ་ཆེན 〔名〕长毛氆氇。

སྤུ་ཉག 〔名〕一毛；一根毫毛。

སྤུ་སྙལ 〔动〕1.息怒；驯服。2.同 ཁོ་བ་སྙུང་བ。

སྤུ་ཐག 〔名〕头绳。

སྤུ་ནག 〔名〕貂。

སྤུ་ཐུག 或 སྤུ་ཏུག 〔名〕绒氆氇。

སྤུ་ཐ 〔名〕绒；绒布。

སྤུ་དམར 〔名〕阔叶缬草(药)。

སྤུ་ཟེ་ཐུམ་སེར 〔语〕毛端战竖(如恐怖相)；头发焦黄乱竖。

སྤུ་གཞོབ་པ 〔语〕燎毛。

སྤུ་བྲེད་བྲེད 〔语〕毛发竖立。

སྤུ་རིས 〔名〕毛纹(如马的毛色)。

སྤུ་རིས་གཅོད་པ 同 སྤུ་རིས་འབྱེད་པ〔语〕分辨毫厘；详细分辨其差别。

སྤུ་ཏུགས 或 སྤུ་ཐུགས 为 སྤུ་ཐུག 的俗语。

སྤུ་རིངས〔名〕野猪的别名。

སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ〔语〕毛发耸立。

སྤུ་ལོང་བ〔语〕毛竖；毛悚。

སྤུ་ཤད〔名〕1.刷子；2.衲。

སྤུ་སྡུད 或 སྤུ་གསྡུད〔名〕发怒，生气。

སྤུ་སོབ་སོབ〔形〕毛茸茸。

སྤུ་ཧྲུག 同 སྤུ་ཤུག。

སྤུ་ཧྲེང〔名〕普兰(西藏阿里地区的一个县)。

སྤུག〔名〕1.寨宝石，金星石。2.白珊瑚。

སྤུང་བ〔动〕未来式为 སྤུང，过去式和命令式为 སྤུངས。堆积，垒起。

སྤུང་གསོག〔名〕积存；堆积。

སྤུངས〔动〕为 སྤུང་བ 的过去式及命令式。

སྤུད 或 སྤུད་པ〔动〕装饰；佩带。

སྤུད་པར་མཛད་པ〔语〕装饰；佩带(敬)。

སྤུན〔名〕1.弟兄，兄弟。2.同胞。3.经线。

སྤུན་མཆེད〔名〕兄弟姊妹。

སྤུན་ཉིའི་ལར་བཟུང〔语〕保持兄弟般的情谊。

སྤུན་པ〔名〕虚妄；假的。〔动〕1.适应。2.掺杂；混合。

སྤུན་ཟླ〔名〕弟兄。

སྤུབ་པ〔动〕未来式为 སྤུབ，过去式为 སྤུབས。扣下；覆。

སྤུབས་པ〔动〕为 སྤུབ་པ 的过去式。

སྤུར 或 ཕུར 同 རོ〔名〕尸骸；死尸。

སྤུར་རྒྱལ〔名〕1.西藏的古称。2.惊散敌人。

སྤུར་བ〔动〕为 འཕུར་བ 的

他动式。使飞；惊飞。

སྤུར་བཞུས 〔名〕火葬。

སྤུར་བཞུས་པ 〔语〕焚化。

སྤུར་ཤེན 〔名〕琥珀。

སྤུར་ཤོངས 〔语〕1.使飞起。2.侵扰。

སྤུས 〔名〕品质；特质；特性；质量；规格。

སྤུས་ཀ 同 སྤུས་ཚད 〔名〕质料；质量；本质；规格。

སྤུས་དག 〔名〕精致。

སྤུས་ཚད 同 སྤུས་ཀ。

སྤུས་ལེགས 〔语〕货色好；质量好。

སྤེ 〔名〕1.门楼。2.檐。3.西藏一地名。

སྤེན་དཀར 〔名〕白鞭麻(丛生小灌木，夏季开白花)。

སྤེན་རྒྱན 〔名〕木檐的装饰。

སྤེན་ཏོག 或 སྤེན་ཏོག་རྒྱན 同 སྤེན་རྒྱན。

སྤེན་ནག 〔名〕黑鞭麻(丛生小灌木，夏季开黄花)。

སྤེན་པ 〔名〕1.土星。2.土曜日；星期六。

སྤེན་པད 〔名〕鞭麻枝所垒的屋檐(西藏寺院多作此檐)。

སྤེན་ཕྱགས 〔名〕鞭麻扫帚。

སྤེན་འབར 〔名〕火把。

སྤེན་མ 〔名〕鞭麻(一种丛生灌木)。

སྤེའུ 〔名〕1.碉楼。2.楼阁。3.屋檐。4.墙。

སྤེལ་གཏམ 〔名〕贺词；祝词。

སྤེལ་བ 〔动〕1.发展；发扬；发表；增益；添加。2.提倡；播散；传布。3.乘(算术)。

སྤེལ་མ 〔名〕相间的；相杂的；交错的；混合的。

སྤེལ་ཚིག 〔名〕诗文间杂的文体。

སྤེལ་ཟླ 〔名〕陪衬；外加的。

སྤེལ་རེས 〔名〕交流。

སྤེལ་རོགས 〔名〕助长。

སྤོ 〔名〕顶，峰；高峰。

སྤོ་སྐྱོད 〔名〕转移，移动。

སྤོ་ཏོ 〔名〕喇嘛旅行时所戴的黄色帽。

སྤོ་སྟོད 〔名〕上波密(西藏昌都地区的一个地名)。

སྤོ་སྐྱབ་པ 〔语〕活动(不固定)。

སྤོ་བོ 参看 པོ་བོ。

སྤོ་མཐོ 〔名〕高顶，直竖。

སྤོ་བོ 或 སྤོ་པོ 同 སྤོ་སྤོ 〔名〕1.祖父。2.外祖父。3.尊敬长者的礼貌语。

སྤོ་བ 〔动〕未来式为 སྤོ，过去式及命令式为 སྤོས。为 འཕོ་བ 的他动式。1.迁徙；移，移动；挪动；调动。2.跨，举足行进。

སྤོ་མེས 〔名〕波密(西藏昌都地区的一个县)。

སྤོ་སྨད 〔名〕下波密(西藏昌都地区的一个地名)。

སྤོ་ཕོར 〔名〕1.石块。2.瘟症，传染病。

སྤོ་ལགས 〔名〕1.祖父。2.外祖父。3.老爷爷(敬)。

སྤོག་འདྲེན 〔名〕1.利润，利息。2.放债生息者。

སྤོག་པ 〔动〕未来式为 སྤག，过去式为 སྤགས，命令式为 སྤོགས。1.搬，迁移，迁徙。2.使升起，使超生。

སྤོགས 〔名〕同 ཁ་སྤོགས。〔动〕为 སྤོག་པ 的命令式。

སྤོང་ཁང 〔名〕禅堂；修断室(如关房)(佛)。

སྤོང་བ 〔动〕1.未来式为 སྤང，过去式为 སྤངས，命令式为 སྤོངས。放弃，舍弃，抛弃；停止；让与。2.(古)慈爱。3.断(佛教断绝烦恼等的一种修持)。

སྤོང་བ་ཉམས་པ 〔语〕退断(佛)；退戒；犯戒。

སྤོང་ས 〔名〕断处(佛)；入定处。

སྤོངས 〔动〕为 སྤོང་བ 的命

令式。

སྤོངས་པོ 〔名〕 超脱者；弃绝一切者。

སྤོད 〔名〕 调料；调味品。

སྤོད་ཚན 〔名〕 1. 热药(如姜等)。 2.佐料，食品调料。

སྤོད་ཚང 同 སྤོད་ཚན。

སྤོན་པ 〔动〕 (古)1.施；放。2.听许，开许(佛)。

སྤོབས་པ 〔名〕 1.辩才(佛)，利口。2.勇敢；勇气，魄力；胆量；自信。3.适合；适当。

སྤོབས་པ་ཅན 〔名〕 1.有辩才(佛)；雄辩者。2.勇敢者，敢作敢为者。

སྤོབས་བསམ 〔名〕 自豪感。

སྤོམ་ཚིག 〔名〕 抽象，笼统的话。

སྤོམ་ཡོར 〔形〕 冗长，过多，充溢。

སྤོར་ཏོག 同 མེ་ཤན 〔名〕 枪的板机。

སྤོར་ཐང 同 ནག་རྩིས 〔名〕 1.术，历法。2.周易(易经)一书的名称。

སྤོར་ཐང་བརྒྱད་ཅུ 〔名〕 八十卦书，传为汉族卜算之典籍(似指易经)。

སྤོར་ཐང་རྩིས 〔名〕 汉族周易占卜法，汉族占筮法。

སྤོར་སྣུམ 〔名〕 灯油。

སྤོར་བ 〔动〕 未来式及过去式为 སྤར，命令式为 སྤོར。1.举高，升高。2.迁移，搬，挪，移。

སྤོར་ཤིང 〔名〕 红柳。

སྤོས 〔名〕 香，薰香。〔动〕为 སྤོ་བ 的过去式及命令式。

སྤོས་དཀར 〔名〕 白芸香。

སྤོས་དཀར་ཤིང 〔名〕 婆罗树(其汁液为芸香)。

སྤོས་ཁྲིས 同 སྤོས་ཆག 〔名〕 香把，香束(如一把香或一束香)。

སྤོས་གླང 〔名〕 香象(最贵重的象)。

སྤོས་ངད་ལྡང 〔名〕 1.发香味。2.酒。

སྤོས་ངད་ལྡན 〔名〕1.醉香山(佛)。2.蜜蜂。

སྤོས་ཆག 同 སྤོས་ཁྲིས。

སྤོས་ཕྱུག་པ 同 སྤོས་བྱུག 〔语〕1.涂香。2.抚摩，抚爱。

སྤོས་དྲི 同 དྲི་མཆོགས。

སྤོས་ཕོར 〔名〕 香炉。

སྤོས་བྱུག 同 སྤོས་ཕྱུག་པ。

སྤོས་འཛིན 〔名〕 1.香炉。2.插香用的器具。

སྤོས་ཤེལ 〔名〕 琥珀。

སྤྱང་ཀི 〔名〕 狼。

སྤྱང་ཀི་གཏུམ་པོ 〔名〕 恶狼。

སྤྱང་ཁུ 同 སྤྱང་ཀི。

སྤྱང་ཁྱི 〔名〕 狼狗。

སྤྱང་གྲུང 〔名〕 聪明，伶俐。

སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པ 〔形〕 机灵。

སྤྱང་གྲུང་འཛོམ་པོ 〔形〕机敏，聪慧。

སྤྱང་གྲུམ 或 སྤྱང་པོ 〔形〕 聪明伶俐。

སྤྱང་ཐག 〔名〕 悬垂的绳子。

སྤྱང་དུག་པ 〔名〕 蓟的一种(叶呈齿状，花紫红， 狼触即死)。

སྤྱང་པ 〔动〕 未来式为 སྤྱང，过去式为 སྤྱངས。 吊下，垂下，悬吊。

སྤྱང་པོ 同 སྤྱང་གྲུམ。

སྤྱང་པོ་མདོ་མེད 〔语〕 华而不实，有谋无勇。

སྤྱང་ཚེར 〔名〕 大小蓟(药)。

སྤྱང་ཚེར་དཀར་པོ 〔名〕 刺参(药)。

སྤྱང་ཚེར་ནག་པོ 〔名〕 大蓟(药)。

སྤྱང་ཚེར་མེ་ཏོག་ཆེ་བ 〔名〕 葵花大蓟(药)。

སྤྱང་ཚེར་ལོ་མ་ཕྲ་བ 〔名〕 细叶刺参(药)。

སྤྱང་ལ་སྤྲད་མེད 同 སྤྱང་པོ་མདོ་མེད。

སྤྱངས་པ 〔动〕 为 སྤྱང་བ 的

过去式。

སྤྱད་དངོས 〔名〕1.财物；资产。2.用具；物品。

སྤྱད་པ 〔名〕器具；用具。〔动〕为 སྤྱོད་པ 的未来式和过去式。

སྤྱན 〔名〕眼(敬)。

སྤྱན་དཀྱུས་རིང 〔名〕目长，广目。

སྤྱན་བསྐྱངས་པ 〔语〕1.照顾(如慈悲地看护)。2.体贴。

སྤྱན་ཁྲེར 〔名〕使注目者。

སྤྱན་སྔ 〔名〕1.眼前；跟前；尊前。2.亲近的侍从。

སྤྱན་སྦྲེབས 〔名〕1.眼皮。2.眼镜。

སྤྱན་ཆབ 〔名〕泪(敬)。

སྤྱན་ལྟོས 〔名〕1.模仿；模范；榜样。2.看(敬)。

སྤྱན་བསྟར 同 སྤྱན་འབེབས。

སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པ 〔语〕请过目；呈阅。

སྤྱན་དྲངས་པ 〔动〕邀请；聘；迎请。

སྤྱན་འདྲེན 〔动〕邀请；迎请。

སྤྱན་རྣོན་པོ 同 སྤྱན་ཧྲར་བ 〔名〕1.眼利。2.注视。

སྤྱན་པ 〔动〕1.眼证；见证。2.侦查；放哨；监察；检阅；视察；点验。3.监视；查验(敬)。

སྤྱན་འབེབས 同 སྤྱན་བསྟར 〔名〕查验；查阅(敬)。

སྤྱན་མ 〔名〕眼；佛眼(菩萨名)。

སྤྱན་མ་བརྟུལ་བ 〔语〕目调服；目不乱视。

སྤྱན་དམིགས 〔名〕1.入定时的视标；观想；缘境；观想时所缘境(佛)。2.目标。

སྤྱན་གཟིགས 〔名〕1.献品；供品；贡物；赠品。2.近侍。〔语〕观看(敬)。

སྤྱན་རས 〔名〕眼，目(敬)。

སྤྱན་རས་ཀྱིས་བཙའ་བ 〔语〕用目观看；注视。

སྤྱན་རས་གཟིགས 〔名〕观世

音菩萨（佛）。

སྤྱན་ལམ་དུ 〔语〕在观察中；附近；在面前。

སྤྱན་ཤེལ 〔名〕眼镜（敬）。

སྤྱན་གསལ 〔名〕近侍；内侍；眼亮。

སྤྱན་ཕྱར་བ 同 སྤྱན་རྣོན་པོ。

སྤྱར་མ 〔名〕1.行恶者；犯罪者；造罪者。2.荡妇。

སྤྱི 〔形〕1.总共；普通；公共；共同。2.一切；全；全体。

སྤྱི་བཀུར 〔名〕拥戴。

སྤྱི་སྐད 〔名〕普通话；共同语。

སྤྱི་ཁང 〔名〕公堂。

སྤྱི་ཁོག 〔名〕要义；大意；轮廓；大概；发凡。

སྤྱི་ཁོག་ཕུག་པ 〔语〕了达总义。

སྤྱི་ཁྱབ 〔名〕1.复蔽一切者。2.总督；长官。

སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་འདོམས་པ 〔名〕统帅。

སྤྱི་ཁྲི 〔名〕公尺。

སྤྱི་གྲོས 〔名〕公议。

སྤྱི་དགྲ 〔名〕公敌。

སྤྱི་འགྲོས 〔名〕公式。

སྤྱི་རྒྱ 〔量〕公斤。

སྤྱི་སོས་སུ 〔副〕总别；共同者与各别者；一般的与特殊的。

སྤྱི་བསྒྲགས 〔名〕公告；公报。

སྤྱི་ཙེར 同 སྤྱི་གཙེར 或 སྤྱི་ཞེར 〔名〕秃头；脱顶。

སྤྱི་ཆིངས 〔名〕公约。

སྤྱི་གཉེར 〔名〕总务。

སྤྱི་ཏོར 或 སྤྱི་གཏོར 〔名〕1.顶饰。2.顶髻。

སྤྱི་གཏམ 〔名〕公论。

སྤྱི་གཏོར 同 སྤྱི་ཏོར。

སྤྱི་བཏང 亦作 སྤྱིར་བཏང 同 སྤྱི 〔名〕总；一般；共同。

སྤྱི་བརྟོལ 〔形〕1.厚颜；无耻。2.胆大；胡说八道；粗暴；卤莽。

སྤྱི་བརྟོལ་ཅན 〔名〕1.无耻者；厚颜者。2.狂行者；胡说八道的人。

སྤྱི་བརྡོལ་ཀླ་བ 〔语〕胡言乱语；胡说八道；信口开河。

སྤྱི་བསྐྱབས 〔语〕1.共同的供养。2.使归大众。

སྤྱི་ཞེར 同 སྤྱི་ཅེར。

སྤྱི་ནོག 〔名〕公有财产。

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ 〔名〕共和国。

སྤྱི་དོན 〔名〕1.公事，集体事情，共同福利。2.总义。

སྤྱི་བདེ 〔名〕公安。

སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས 〔名〕公安局。

སྤྱི་མདུན་ཅན 同 སྤྱི་ཟུམ。

སྤྱི་འདོམས 〔名〕1.总指挥。2.统帅。

སྤྱི་ལྡོག 〔语〕与众相背。

སྤྱི་སྡོམ 〔名〕总摄颂(佛)；总纲。

སྤྱི་ནོར 〔名〕公产。

སྤྱི་པ 〔名〕1.公有者；共同者。2.总管。

སྤྱི་དཔོན 〔名〕统帅，首领。

སྤྱི་སྤྱོད 〔名〕公用。

སྤྱི་སྤྱོད་ཁ་པར 〔名〕公用电话。

སྤྱི་ཕན 〔名〕公益。

སྤྱི་ཕན་མ་དངུལ 〔名〕公益金。

སྤྱི་ཙུད 同 སྤྱི་ཏོར 〔名〕1.顶饰。2.顶髻。

སྤྱི་བ 〔名〕松香。

སྤྱི་ཟུར 〔副〕总；共。

སྤྱི་བོ 〔名〕1.头顶；　囟门。2.首领。

སྤྱི་བླུགས 〔名〕水壶，水瓶。

སྤྱི་འབངས 〔名〕公民。

སྤྱི་ཆ 同 ཐུན་མོང 〔名〕公共，共同。

སྤྱི་མིང 〔名〕总称，总名，泛称。

སྤྱི་དམངས 〔名〕公民。

སྤྱི་གཙུག 〔名〕头顶，顶。

སྤྱི་ཙུགས 〔名〕1.头向后，倒悬；倒垂。2.同 སྤྱི་བླུགས。

སྤྱི་ཚོགས 〔名〕社会。

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས 〔名〕社会主义。

སྤྱི་མཚན 〔名〕共相(佛)，抽象。

སྤྱི་རྫས 〔名〕公物。

སྤྱི་ཞུར 或 སྤྱི་བཞུར 〔名〕黄婆罗树，杜仲(药)。

སྤྱི་ཟླམ 同 སྤྱི་མཐུན་ཅན〔名〕联合。

སྤྱི་ཟླ 〔名〕公历的月份。

སྤྱི་གཟུགས 〔名〕集合之体，集于一体。

སྤྱི་ཡོངས 〔名〕总体，整体。

སྤྱི་ལ་དབང་བ 〔语〕公有，公共所有。

སྤྱི་ལུགས 〔名〕公制，公理。

སྤྱི་ལི 〔量〕公里。

སྤྱི་ལེབ 〔名〕平顶，扁头。

སྤྱི་ལོ 〔名〕公元，公历。

སྤྱི་ལོའི་སྔོན 〔名〕公元前。

སྤྱི་སོ 〔名〕1.共同的生活。2.管理公共总务的机构和人员。

སྤྱིང་བ 〔动〕未来式为 སྤྱིང，过去式和命令式为 སྤྱིངས。为 འབྱིང་བ 的他动式。隐没，失落，沉没，没人，溺，淹没。

སྤྱིངས 〔动〕为 སྤྱིང་བ 的过去式和命令式。

སྤྱིན 〔名〕胶。

སྤྱིན་ཆུ 〔名〕胶水。

སྤྱིན་བག 亦作 བག་སྤྱིན 〔名〕
1.胶与面粉和合的粘糊。
2.胶，胶水。

སྤྱིན་སྦྱར་སྤང་ལེབ 〔名〕胶合板。

སྤྱིན་གཟུགས 〔名〕胶体，胶状物。

སྤྱིན་ཤོག 〔名〕胶片，胶卷，底片。

སྤྱིའི་རྩ་དོན 〔名〕总则。

སྤྱིའི་རྩ་འཛིན 〔名〕总纲。

སྤྱིའི་རང་བཞིན 〔名〕共同

性；共性。

སྤྱིའི་ལོ་ཐོ 〔名〕公历。

སྤྱིའི་གསོག་དངུལ 〔名〕公积金。

སྤྱིར 或 སྤྱི་ལ 〔副〕总之，一般地。

སྤྱིར་བཏང 同 སྤྱི་བཏང。

སྤྱིལ་པོ 〔名〕茅屋，草舍。

སྤྱིལ་བ 〔动〕美化。

སྤྱིལ་བུ 〔名〕草棚，窝铺。

སྤྱུག་པ 〔动〕未来式为 སྤྱུག，过去式和命令式为 སྤྱུགས。逐放；驱逐，流放；充军；摒除；摈弃。

སྤྱུགས 〔动〕为 སྤྱུག་པ 的过去式和命令式。

སྤྱོ་བ 〔动〕未来式为 སྤྱོ，过去式和命令式为 སྤྱོས。责骂，詈骂；非难，攻击。

སྤྱོ་ཚིག 〔名〕谴责语；攻击语。

སྤྱོད་བ 同 དསྤྱོད་བ。

སྤྱོད་ཁང 〔名〕厕所。

སྤྱོད་སྒོ 〔名〕用途。

སྤྱོད་ངན 〔名〕歪风；坏作风。

སྤྱོད་ལྡན 〔名〕1.具行。2.有才艺的。3.有礼貌的。4.木瞿。

སྤྱོད་པ 〔名〕1.作风，行为，举止。2.事业。3.职务。4.状态。〔动〕未来式和过去式为 སྤྱད，命令式为 སྤྱོད。1.行；习行；练习。2.完成；作；为；成功。3.克制；威迫（魔鬼等）。4.受用；享有；使用。

སྤྱོད་པ་ངན་པ 〔语〕缺德；不良行为。

སྤྱོད་པ་རྩུབ་པོ 〔语〕粗暴。

སྤྱོད་པའི་ཚད་གཞི 〔名〕道德规范。

སྤྱོད་ཕྱིད 〔名〕1.托钵僧。2.信徒。

སྤྱོད་གཙང 〔形〕廉洁。

སྤྱོད་ཚུལ 〔名〕态度，风度，作风。

སྤྱོད་ཚུལ་རྩུབ་པོ 〔语〕粗野。

སྤྱོད་ཚུལ་ཡང་དག་པ 〔语〕态度端正；正确的态度。

སྤྱོད་བཟང 〔名〕品德；道德。

སྤྱོད་ཡང 〔形〕轻浮；随便；放逸。

སྤྱོད་ཡུལ 〔名〕行境(佛)，所行境界(指思想所及的境界)。

སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་ལྡན 〔语〕德才兼备。

སྤྱོད་ལམ 〔名〕1.仪态；行动；品性；道德。2.威仪路；威仪(佛)。

སྤྱོད་དྲང 为 སྤྱོད་ལམ་དང་དྲང་བདེན 的缩写〔语〕道义。

སྤྱོད་ལམ་བཞི 〔名〕1.四威仪路(即行、住、坐、卧四事)(佛)。2.衣、食、住、行。

སྤྱོན 或 སྤྱོན་པ 为 སྤྱན་པ 的他动式〔动〕来；来此；驾临。

སྤྱོམ་པ 〔动〕(古)1.诽谤。2.未来式为 སྤྱོམ，过去式为 སྤྱོམས。夸大；夸张；傲慢。3.来往。

སྤྱོམས 〔动〕为 སྤྱོམ་པ 的过去式。

སྤྱོས 〔动〕为 སྤྱོ་བ 的过去式和命令式。

སྤྲ 〔名〕1.猿。2.马猴；长尾猴。3.艾(药)。

སྤྲ་ཆལ 〔名〕1.恶习惯语；妄语。2.同 འཁྱར་བྱེད་ཀྱི་ཚ。3.同 ཉམས་དགའ。

སྤྲ་ཚོག 〔名〕艾(药)。

སྤྲ་དཔྱང་རིང 〔名〕长臂猿。

སྤྲ་བ 〔动〕过去式为 སྤྲས，命令式为 སྤྲོས。装饰；修饰。

སྤྲ་བ་ཚེ་བ 〔名〕艾叶(药)。

སྤྲ་མི 〔名〕猿人。

སྤྲ་མོ 〔名〕猿；大猴。

སྤྲ་ཚིལ 〔名〕1.蜜蜡；黄蜡。2.糖渣。

སྤྲ་རིགས 〔名〕猿类。

སྤྲ་ཁག 〔名〕恶习惯语；妄语。

སྤྲང་པོ 〔名〕乞丐。

སྤྲད་ཁ 〔名〕临交付时。

སྤྲད་ཐོ 〔名〕清单。

སྤྲད་པ 〔动〕为 སྤྲོད་པ 的未来式和过去式。

སྤྲབས་པ 〔名〕食物。

སྤྲས་པ 〔动〕为 སྤྲ་བ 的过去式。

སྤྲི 〔名〕1.蛋白质。2.胶奶(指生犊后三五日内之奶)。

སྤྲི་དཀར 〔名〕蛋白。

སྤྲི་མ 〔名〕1.奶皮。2.初乳；胶状奶。3.蛋白质。

སྤྲིང་བ 〔动〕未来式为 སྤྲིང，过去式和命令式为 སྤྲིངས。传信；送信；邮寄。

སྤྲིང་ཡིག 〔名〕1.书信。2.寄出的信。3.照会。

སྤྲིངས 〔动〕为 སྤྲིང་བ 的过去式和命令式。

སྤྲིན 〔名〕云，云彩。

སྤྲིན་སྒྲོགས 〔名〕雷的别名。

སྤྲིན་བཅུད 〔名〕雨的别名。

སྤྲིན་མཐོངས 〔名〕云隙；云中的孔隙。

སྤྲིན་རུམ་ན 〔语〕密云中；云中。

སྤྲིབས་པ 〔动〕饥饿。

སྤྲིས་མ 〔名〕1.牛乳皮。2.泡沫，沫花。

སྤྲུ་དཀར 〔名〕独活(药)。

སྤྲུ་ནག 〔名〕九眼独活(药)。

སྤྲུ་མ 〔名〕为蕲艾、羌活、独活、藁本等药的总名。

སྤྲུག་པ 〔动〕未来式为 སྤྲུག，过去式和命令式为 སྤྲུགས。抖；拂(如尘埃)。

སྤྲུག་མར་བྱས་པ 〔语〕相间，间杂(如均匀的掺杂起来)。

སྤྲུགས 〔动〕为 སྤྲུག་པ 的过去式和命令式。

སྤྲུལ་སྐུ 〔名〕1.化身(佛)。2.活佛。

སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ནོར་··· བའི་ཆོས་འབྱུང 〔名〕阿旺诺布活佛，所著的佛教史。

སྤྲུལ་པ　〔名〕幻象，化身。〔动〕变化，幻变。

སྤྲུལ་པོ　〔名〕幻景。

སྤྲེ　同 སྤྲེའུ。

སྤྲེའུ　〔名〕猴子。

སྤྲེའུ་སྤྲ་གསེར　〔名〕金丝猴。

སྤྲེལ　〔名〕猴子。

སྤྲེལ་སྙུག　〔名〕土茯苓(药)。

སྤྲེལ་སྙུག་ཞན་པ　〔名〕卵叶土茯苓(药)。

སྤྲོ　〔动〕为 འཕྲོད་པ 的命令式。

སྤྲོ་ཉམས་ཅན　〔形〕活泼。

སྤྲོ་ཐུང་བ　〔形〕性急，性子急躁。

སྤྲོ་སྣང　〔名〕心思(兴致)；乐观。

སྤྲོ་སྣང་ཅན　〔形〕活泼。

སྤྲོ་བ　〔动〕未来式为 སྤྲོ，过去式和命令式为 སྤྲོས。为 འཕྲོ་བ 的他动式。1.散开；辐射；照耀。2.阐明；叙述；引申。又：1.志于；奋勉。2.愉快；喜悦，高兴。

སྤྲོ་བ་རིང་བ　〔语〕性子缓(有耐性)；闲缓。

སྤྲོ་བ་བསྐྱེདས་པ　亦作 སྤྲོ་བསྐྱེདས　〔语〕1.志向远大。2.安慰；慰借。

སྤྲོ་བོ　同 སྤྲོ་ཚོ　〔形〕1.欢喜。2.适宜。

སྤྲོ་ཐེད་པ　〔名〕1.高兴。2.刺猬。

སྤྲོ་ཚོ　同 སྤྲོ་བོ。

སྤྲོ་སེང་རེ་བ　〔形〕畅快；愉快；精神恢复。

སྤྲོ་སེམས　〔名〕热情，激情。

སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བ　〔语〕热烈；热情。

སྤྲོ་སེམས་ཆེ་བ　〔语〕热心。

སྤྲོ་སེམས་མེད་པ　〔语〕淡漠；冷淡。

སྤྲོ་བསྐྱེདས　同 སྤྲོ་བ……བསྐྱེདས་པ。

སྤྲོག་མ　〔名〕小匣；香匣；盒子；小箱子。

སྤྲོད་པ 〔动〕未来式和过去式为 སྤྲད，命令式为 སྤྲོད。1.集拢。2.使会晤。3.送信；传消息。4.交给；分配；交付；给与；偿付。5.介绍。

སྤྲོད་དཔང 〔名〕监交员；验收员。

སྤྲོད་ལེན 〔名〕交代；交接；接替。

སྤྲོས 〔动〕1.为 སྤྲོ་བ 的命令式。2.为 སྤྲོ་བ 的过去式及命令式。

སྤྲོས་པ 〔名〕职业；职务；事业。

སྤྲོས་ཀཟན 〔名〕（古）1.支差；事差；乌拉差。2.供给。3.人马粮食的名称。

པ

པ 〔名〕父亲。〔代〕那边；彼处；远处；对岸。

པ་སྐྱིས 同 པ་སྐྱིས་དུས 〔名〕白昼之末；黄昏；晚上。

པ་ཁུ 〔名〕伯叔；父之弟兄。

པ་ཊོལ 〔名〕1.马鸣（印度人，佛教一大论师）。2.障碍。

པ་གི 〔代〕那边；那边的；彼岸。

པ་གུ 〔名〕1.墙。2.边。3.匝。

པ་ཀན 〔名〕1.父亲。2.老大爷；老爷爷。

པ་རྒྱུད 〔名〕1.父系；父系亲属。2.父系宗族制度。

པ་ཏིང 〔名〕杏干；桃干。

པ་མཐའ 〔名〕彼岸，那边，那一头。

པ་མཐའ་མེད 同 པ་མཐའ་ཡས 〔形〕无边。

པ་ནོར 〔名〕祖业。

པ་བུད་གཉིས 〔名〕父子俩。

པ་སྤུན 〔名〕叔辈，叔伯。

པ་རྒྱགས 同 པར་ཀན。

པ་བ་དཀོ་དཀོ 同 པ་བ་སྒོ་སྒོ 〔名〕乌勃（药）。

པ་བོང 〔名〕盘石；大圆石。

པ་ལྷང 参看 པ་བོང。

པ་མིང 〔名〕1.娘家；娘室。2.父兄。

པ་མེས 〔名〕祖先。

པ་མེས་ཡང་མེས 〔名〕上辈（祖先）。

པ་སྨིར་ས་མཐོ 〔名〕帕米尔高原。

པ་ཚེ 或 པད་རྡོད 〔名〕袋，囊，乞食袋；褡裢。

པ་ཚན 〔名〕父系亲属。

ཕ་ཝང 〔名〕蝙蝠。

ཕ་ཝང་རྡོལ་མ 〔名〕夜明砂(药)。

ཕ་གཞི 〔名〕祖业；祖产。

ཕ་གཞིས 〔名〕祖业，祖传下来的产业。

ཕ་ཡུལ 〔名〕故乡，祖籍。

ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ 〔名〕老乡。

ཕ་གཡར 〔名〕继父；义父。

ཕ་རག 〔名〕牡鹿、羊等。

ཕ་རབས 〔名〕父辈，祖辈。

ཕ་རི 〔名〕1.一种粗毡。2.那边的山。〔代〕彼岸。

ཕ་རོལ 〔名〕1.那边，彼岸；对方，对象。2.仇敌；反对者。

ཕ་རོལ་པ 同 ཕྱི་རོལ་པ 〔名〕外道，外国人，对方人。

ཕ་རོལ་པོ 〔名〕对手；对方。

ཕ་རོལ་བསླུ་བ 〔语〕诱惑；以幻术欺人。

ཕ་ལ 〔名〕1.(梵)颇罗；果实。2.西藏的旧氏族。〔形〕同 བཟང་པོ。

ཕ་ལམ 或 རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ 〔名〕钻石；金刚钻石。

ཕ་ལི 〔名〕藤牌；盾。

ཕག 〔名〕1.隐密或秘密之物；隐密之部。2.背后。3.怀里。4.猪。

ཕག་ཀ 〔名〕妇女的腰带。

ཕག་ཀྲམ 同 ཕག་ཤ。

ཕག་རྒོད 〔名〕野猪。

ཕག་སྒོ 〔名〕旁门；便门；后门。

ཕག་ཐུག 〔名〕公猪；种猪。

ཕག་པ 〔名〕1.猪。2.亥。

ཕག་མོ 〔名〕母猪。

ཕག་ཞག 〔名〕猪油。

ཕག་ཟེ 〔名〕猪鬃。

ཕག་རགས 〔名〕壁垒；战壕；守卫的壕沟。

ཕག་ཤ 同 ཕག་ཀྲམ 〔名〕猪肉。

ཕག་སྒུག་མ 〔名〕小桌。

ཕང 代 འཕང 〔名〕线杆儿，

纱绽。

ཕང་མཁན 〔名〕纺工。

ཕང་འཁྲོ 〔名〕琵琶；弦子。

ཕང་ཚེན 〔名〕枸杞(药)。

ཕང་ཕུང 〔副〕片片；累累；堆积。

ཕང་ཕུད་ཚགས 〔语〕堆积。

ཕང་བ 〔名〕怀抱。〔动〕节用；俭省；爱惜。

ཕང་མ 〔名〕一种药用植物。

ཕང་ལོ 参看 འཕང་ལོ。

ཕངས་པ 〔形〕1.爱惜；仁爱；惋惜；哀悯。2.损失。

ཕངས་སེམས 〔名〕惋惜；可惜。

ཕངས་སེམས་སྐྱེ་བ 〔语〕可惜。

ཕད 〔名〕1.口袋。2.蝎尾的刺针。

ཕད་ཁོག 〔名〕袋囊。

ཕད་སྟོད 同 པ་ཚེ。

ཕད་ཟ 或 ཕད་ཚེ 同 པ་ཚེ。

ཕད་ཚེ 〔名〕马褡裢。

ཕན 〔名〕幡；缨；流苏。

ཕན་ཆད་དུ 〔副〕1.以后。2.远于；较远；直至……为止。

ཕན་རྫད 〔名〕1.小盆或小盘。2.小利。

ཕན་བཏགས་པ 〔语〕已获利；已给与利益。

ཕན་ཐོགས 〔名〕1.利益。2.给以利益；裨益。

ཕན་ཐོབ 〔名〕善；吉祥。〔语〕得利。

ཕན་རིལ 〔名〕烹饪用的各种圆形金属盆或锅。

ཕན་བདེ 〔名〕福利。

ཕན་འདོགས 同 ཕན་ཐོགས。

ཕན་ནུས 〔名〕效能；效益；功效。

ཕན་ནུས་ཐོན་པ 〔语〕见效。

ཕན་གནོད 〔名〕利害。

ཕན་པ 〔名〕1.利益。2.效力；能力。

ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ 〔语〕

1.损坏；已溃毁。2.不和；不一致。

ཕན་ཕྱོགས 〔名〕正面。

ཕན་འབུ 〔名〕益虫。

ཕན་འབྲས 〔名〕效果。

ཕན་ཚུན 〔副〕彼此；互相。

ཕན་ཡོན 〔名〕功德；功绩；好处；效果；福利；胜利（佛）。

ཕབ 同 ཆང་ཕྱེ 〔名〕酒母；酵母；酒麯。

ཕབ་ཆ 〔名〕折扣。

ཕབ་ཏ 同 ཕབ་ཕྱེ 〔名〕酒母；酵母；酒麯。

ཕབ་ཕྱེ 同 ཕབ་ཏ。

ཕབས་པ 〔动〕为 འབེབས་པ 的过去式。

ཕམ 〔动〕为 འཕམ་པ 的过去式。

ཕམ་ཁ 〔名〕失败；输。

ཕམ་རྒྱལ 为 ཕམ་པ་དང་རྒྱལ་བ 的缩写 〔名〕胜败。

ཕམ་ཉེས་འཁེལ་བ 〔语〕败了；失败。

ཕམ་ནས་ཐོར་བ 〔语〕溃败。

ཕམ་པ 〔名〕失败。

ཕམ་པ་བཟོ་བ 〔语〕打败。

ཕམ་ཕབ 〔名〕剩余；残余；残羹剩饭。

ཕག 〔名〕1.砖；瓦。2.麦粉团；糌粑团。

ཕར 〔名〕1.交换。2.利息。〔副〕彼处；那边。

ཕར་ཀན 或 ཕ་ཕྱོགས 〔代〕彼方；那边。

ཕར་སྐྲོད་གཏོང་བ 〔语〕撵走。

ཕར་ཁ 同 ཕ་རོལ 〔代〕彼岸；对岸。

ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ 〔语〕徘徊；走动。

ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང 〔语〕来回（走动）。

ཕར་རྒོལ 〔名〕反攻；进攻；攻击。

ཕར་ཅེར་ཚུར་ཅེར 〔语〕东张西望；顾彼视此。

ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན 〔语〕拉拉扯扯。

ཕར་ལྡོག 〔语〕折回去，退回去。

ཕར་ཕར 〔副〕1.间接。2.最后，后来。

ཕར་ཕྱིན 为 ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ 的缩写 〔名〕到达彼岸，(梵)波罗密多(佛)，度(佛)。

ཕར་ཕྱོགས 〔名〕对面。

ཕར་འཚོང 〔语〕出售；出卖。

ཕར་འཛིན་པ 〔名〕继承祖先者。

ཕར་གཡོ་ཚུར་གཡོ 〔语〕晃悠。

ཕར་ལོག་ཚུར་ལོག 〔语〕1.颠倒，紊乱。2.反来复去。

ཕར་སོན 〔语〕1.到边际。2.到彼岸(佛)。

ཕལ་སྐད 与 ཆོས་སྐད 相对 〔名〕俗语，一般语言，普通语言。

ཕལ་ཆེན 〔名〕大方广华严经(佛)。〔形〕1.宽，广。2.大多数。

ཕལ་ཆེར 〔副〕1.大半，大多数；大部分。2.通常，大概。

ཕལ་པ 〔名〕合适者。〔形〕通常，普通，一般。

ཕལ་མོ་ཆེ 参看 ཕལ་ཆེན。

ཕས་རྒོལ 〔名〕1.对手；对敌；敌人；由彼方向此方进攻者。2.侵犯，进攻。

ཕི 同 ཕྱི。

ཕི་གླིང་པ 〔名〕外国人；洋人。

ཕིགས 〔动〕为 འཕིགས་པ 的过去式和命令式。

ཕིད་ཚམ 〔名〕豆面糌粉。

ཕིབས 〔名〕圆顶；华盖，屋顶，宫殿的脊顶。

ཕིབས་ཅན 〔名〕房屋的别名。

ཕིབས་འོག 〔名〕檐下，廊下。

ཕུ 〔名〕1.沟脑，深谷，上沟，山谷的上部。2.酒。3.舒气。

ཕུ་བོས 〔名〕兄辈，长兄。

ཕུ་རྒྱབ 〔名〕山背后。〔语〕以口吹气。

ཕུ་ཆུ 〔名〕谷水；涧流；山涧。

ཕུ་ཐག་བཅད་པ 〔语〕1.决断，根本决断。2.正确地通达义理。

ཕུ་ཐུང 或 ཕུ་དུང 〔名〕短袖衣；短褂；制服上身。

ཕུ་དུང 同 ཕུ་ཐུང。

ཕུ་དུད 〔名〕尊敬，敬礼。

ཕུ་དུད་མཛད་པ 〔动〕供养，敬礼。

ཕུ་ནུ 为 ཕུ་བོ་དང་ནུ་བོ 的缩写〔名〕兄弟俩；哥哥和弟弟。

ཕུ་མདོ་མདའ 〔名〕谷底、谷岔和谷口。

ཕུ་པ 〔名〕山谷，河谷。

ཕུ་ཕུ 〔象〕1.吹气声。2.叹息声。

ཕུ་བ 〔动〕吹，吹气，吹火。

ཕུ་བོ 〔名〕兄长，哥哥。

ཕུ་མེད 〔名〕坎肩，背心。

ཕུ་རོན 同 ཕུག་རོན。

ཕུ་ཤུད 〔名〕戴胜鸟。

ཕུ་ཤུབས 〔名〕罩袖。

ཕུག་སྐྱ 同 ཕུག་རོན་སྐྱ 〔形〕灰色，深灰色。〔名〕灰色鸽。

ཕུག་ཐོགས་པ 〔语〕震动，颤动。

ཕུག་ཏུགས 〔语〕到底。

ཕུག་པ 〔名〕石隙，石窟，石洞，石凹处。

ཕུག་མ 参看 ཕུབ་མ。

ཕུག་རོན 〔名〕鸽子。

ཕུག་རོན་ཁང་པ 〔名〕丹参(药)。

ཕུག་རོན་སྐྱ 同 ཕུག་སྐྱ。

ཕུག་ལམ 〔名〕隧道。

ཕུགས 〔名〕1.极端，极度。2.极深奥处。3.最后；永远；到底，结尾。〔动〕为 འཕུགས་པ 的命令式。

ཕུགས་རྐྱེན 〔名〕后患。

ཕུགས་གྲོགས 〔名〕终生的伴侣。

ཕུགས་འདུན 〔名〕理想，志向。

ཕུགས་འདོད 〔名〕理想。

ཕུགས་པ 〔动〕为 འཕུགས་པ 的过去式。

ཕུགས་འབྲས 〔名〕归宿，结局；后果。

ཕུགས་རེ 〔名〕理想，志向。

ཕུགས་བསམ 〔名〕理想；胸怀。

ཕུང་ཁྲོལ་བ 〔名〕1.败坏；浪费；耗损。2.挑衅；捣乱；侵害。3.祸根。

ཕུང་དཀྲུག 〔名〕捣乱。

ཕུང་ཀན 〔名〕败家子。

ཕུང་དུང་མ 参看 ཕུ་ཕུང。

ཕུང་འདེབས 〔名〕背地议论；毁谤；反诬。

ཕུང་བ 〔动〕损坏；毁灭；损失。

ཕུང་པོ 〔名〕1.捆，束。2.堆；群(如动物)。3.阴；蕴(佛)；身体；聚集之体。4.峰；丘。〔数〕五(因蕴有五，故以借代)。

ཕུང་པོ་ལྔ 〔名〕五蕴(佛)，即：གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ 色蕴，ཚོར་བའི་ཕུང་པོ 受蕴，འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ 想蕴，འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ 行蕴，རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ 识蕴。

ཕུང་ཟླུག 〔名〕败家子。

ཕུངས་པ 〔动〕为 འཕུང་བ 的过去式。

ཕུང་སྐྱུར 〔名〕破坏，败坏。

ཕུང་གཞི 〔名〕毁灭的原因，失败的原因。

ཕུང་གཡག་ཐལ་དཀར་ཅུ་རིང 〔名〕形容野牛的词藻；野牛。

ཕུང་སུམ་པ 同 ཕུང་གསུམ་པ 〔名〕第三类，第三者，第三身。

ཕུད 〔名〕1.标本；样本。2.尝新。3.发髻。〔动〕为 འཕུད་པ 的命令式。

ཕུད་སྒྲ 〔名〕大力吹气的呸声。

ཕུད་དུ་ཁུར 〔语〕顶戴；爱戴；崇敬。

ཕུད་པ 〔动〕为 འཕུད་པ 的过去式。

ཕུད་བུ 〔名〕1.髻；额上所挽的发。2.圆球。

ཕུན 〔量〕捆，束。〔形〕一切；完满。

ཕུན་ཚག 〔量〕捆；束；簇。

ཕུན་ཚར 〔名〕初织的布绪头。

ཕུན་ཚོགས 为 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ 的缩写〔形〕1.功德；成功。2.精华。3.吉祥。4.丰富；富饶；丰盛；繁荣；圆满。

ཕུབ 〔名〕1.盾；甲。2.天篷。

ཕུབ་མ 〔名〕糠秕；麸子；皮荚；外壳。

ཕུབས 〔动〕为 འབུབས་པ 的过去式和命令式。

ཕུར 〔动〕为 འཕུར་བ 的命令式。

ཕུར་ཁ 〔名〕诉讼；舆论。

ཕུར་གདང 〔名〕挂衣服的木橛子。

ཕུར་ནག 〔名〕结血蒿(药)。

ཕུར་བ 〔名〕橛子；钉子。〔动〕1.为 འབུར་བ 的未来式和过去式。2.浮雕。3.缚绑；连接。

ཕུར་བུ 〔名〕1.木星；木曜日，星期四。2.钉子；橛子。3.三棱短剑。

ཕུར་མ 〔名〕1.同 འབུར་མ。2.折叶成漏斗形之容器。3.粉末。

ཕུར་མོང 〔名〕茵陈(药)；蒿子。

ཕུར་ཚུགས་པ 〔语〕专注；专心。

ཕུར་འདེབས 〔名〕点播。

ཕུལ 〔量〕握，撮。〔形〕殊胜；最好；卓越。〔动〕为 འབུལ་བ 的命令式。

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ 〔语〕1.完成。2.杰出；最好；达到极点。

ཕུལ་བ 〔动〕为 འབུལ་བ 的

过去式。

ཕུལ་བྱུང 为 ཕུལ་དུ་བྱུང་བ 的缩写〔形〕殊胜；卓越；优越；优胜；优良；特出；高贵；非凡；出类拔萃；绝类离伦。

ཕེ་ལ 〔名〕一种衣服。

ཕེ་ལན 〔名〕（汉）佩兰（药）.

ཕེ་ཤ 〔象〕呀，啊。

ཕེག་རྡེབ 或 ཕེག་རྡོབ 〔名〕一种乐器。

ཕེབས་སྒོ་རྡོད་པ 〔语〕开辟门径。

ཕེབས་གདོང 〔名〕先行，前锋。

ཕེབས་པ 〔动〕1.来；至；抵；到。2.去；往（敬）。

ཕེབས་ཞུམས 〔名〕轿子（敬）。

ཕེབས་རྫོངས 〔名〕赆，送行的礼物。

ཕེབས་རོགས 〔名〕作伴者，陪同者；同伴，旅伴。

ཕེའུ་འཇེབས 〔动〕喊叫；哭喊（安多口语）。

ཕེར་པོ 〔名〕1.善于辞令交际者。2.胜任者。

ཕེར་བ 〔形〕1.可以，能够；足够。2.能干，有益，有用；有价值，有效力。

ཕོ 〔名〕男；雄；牡；公；阳。〔动〕为 འཕོ་བ 的过去式和命令式。

ཕོ་དཀར 〔名〕白肚；白胸（指鹦鹉、鱼等）。

ཕོ་སྒྲུན་པ 〔名〕勤快人；敏捷人；爱劳动的男子。

ཕོ་ཁེངས 〔形〕1.能爽；能负担。2.满；充满。

ཕོ་རྒྱ་ག 〔名〕男子汉，硬汉。

ཕོ་ཕྱ་མོ་ཕྱ 〔名〕阴阳瓦；沟瓦盖瓦；仰瓦复瓦。

ཕོ་ལྒང 〔名〕膀胱。

ཕོ་གློག 〔名〕正电；阳电。

ཕོ་རྣོད་པ 〔名〕1.性躁者；急躁者。2.血气正盛的男人。〔语〕起；举起。

ཕོ་རྣོད་པོ 〔名〕男子汉。

ཕོ་རྐ 〔名〕胆壮(如傲慢)，

ཕོ་ལྕང 〔名〕蜀葵(药)。

ཕོ་ཆེ་བ 〔形〕高贵，尊荣。

ཕོ་ཆེན 〔名〕1.大男子。2.去势的马，骟马。

ཕོ་ཆས 〔名〕男装。

ཕོ་ཉ 或 ཕོ་ཉ་བ 〔名〕1.钦差；大使，使者；代表。2.送信人，邮递员。

ཕོ་ཉ་མོ 〔名〕1.女友。2.女使者。

ཕོ་ཉིད 〔名〕男性；男子。

ཕོ་རྟགས 同 ཕོ་མཚན 〔名〕男性生殖器。

ཕོ་ཐག་ཆེ་བ 〔语〕1.自负，自大。2.高见，远见。

ཕོ་དྲེལ 〔名〕公骡，牡骡。

ཕོ་ལྡིང་བ 〔形〕腹部凸起、鼓起。

ཕོ་སྣེ 〔名〕阳极；正极(指电)。

ཕོ་ཕྱུགས 〔名〕公畜，种畜。

ཕོ་བ 〔名〕1.胃。2.反刍兽的第二胃。

ཕོ་བ་སྒྲིམ་པ 〔语〕腹缩；腹痛。

ཕོ་བ་ཟབ་སྐམ 〔语〕腹痛如绞。

ཕོ་བ་རིལ 同 ཕོ་བ་རིལ་བུ 或 ན་ལེ་ཤམ 〔名〕胡椒。

ཕོ་བོ 〔名〕长兄。

ཕོ་བྲང 〔名〕宫殿，府邸。

ཕོ་བྲང་འཁོར་མོ 〔名〕后妃。

ཕོ་བྲང་རྙིང་པ 〔名〕故宫。

ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང 〔名〕雍布拉岗宫(在西藏山南昌珠寺东南五公里处，相传为聂尺赞普所建，为西藏第一所宫殿)。

ཕོ་མ 同 མ་ནིང་ཕོ 〔名〕中性人，阴阳人。

ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན 〔语〕男女老少。

ཕོ་ཚངས 〔名〕阳物。

ཕོ་ཚོགས་གཅིག 〔副〕1.一聚。2.一份。

ཕོ་ཚད 或 ཕོ་ཚ 〔名〕勇力，毅力；自恃是男子。

ཕོ་ཚིལ 〔名〕胭脂。

ཕོ་མཚན 〔名〕男性生殖器。

ཕོ་བཟོ 〔语〕女扮男装。

ཕོ་ཡན 同 ཕྱུགས་ཕོ 〔名〕鳏夫。

ཕོ་ཡིག 〔名〕阳性字母，即藏文三十个字母中前五组的第一个字母 ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ。

ཕོ་རིངས 同 ཕོ་རྐྱངས 〔名〕独身男子。

ཕོ་རོག 〔名〕一种大乌鸦。

ཕོ་ཚོག 〔名〕腹痛症；霍乱病。

ཕོ་ཚོང 〔名〕1.线球，线团。2.栀子(药)，紫草。

ཕོ་སར 〔名〕少年男子，小伙子。

ཕོ་སོ 同 ཕོ་ཚོད。

ཕོ་གསང་ཧྲེམ 〔语〕腹缩，腹痛的情形。

ཕོ་རྐྱངས 参看 ཕོ་རིངས。

ཕོག 〔名〕工资；薪金，报酬。〔动〕为 འཕོག་པ 的命令式。

ཕོག་ཐུག 〔名〕冒犯，触犯，冲撞，得罪。

ཕོག་པ 〔动〕为 འཕོག་པ 和 འཕོགས་པ 的过去式。

ཕོགས 〔名〕1.工资，薪金，饷。2.恤金。〔动〕为 འཕོགས་པ 的命令式。

ཕོགས་ཐེབས 〔名〕基金；军饷；为军队、僧众生活费用开支的基金。

ཕོགས་ཐོབ 〔名〕工资，薪金，薪饷。

ཕོགས་དཔོན 〔名〕1.粮官。2.会计。

ཕོགས་བཟན 〔名〕靠薪金生活者。

ཕོང་བ 同 པང་བ 〔名〕怀抱。

ཕོངས 〔动〕为 འཕེན་པ 的命令式。〔形〕贫穷，匮乏。

ཕོངས་ཀན 〔名〕磐石，大石头。

ཕོད་ཀ 或 ཕོད་ཁ 〔名〕1.咒师的法衣。2.咒师的盔缨。3.武将的战衣。

ཕོད་པ 〔动〕1.能够，可能。2.敢于；胆敢。

ཕོན 或 ཕོན་པ 〔名〕1.把；束；簇；串；丛。2.流苏；缨络。

ཕོན་ཆེན 〔名〕大批，大堆。

ཕོབས 〔动〕为 འབེབས་པ 的命令式。

ཕོར་ཀོང 参看 ཀོང。

ཕོར་རྡེ 〔名〕1.罗网。2.陷井。

ཕོར་ཕྱིས 〔名〕抹布；擦碗巾。

ཕོར་པ 〔名〕木碗，杯子。

ཕོར་བུ 〔名〕小木碗。

ཕོར་མར 〔名〕茶碗中放的小片酥油。

ཕོར་གཟེར 〔名〕补碗钉。

ཕོར་ཕྱེད 〔语〕约半杯。

ཕོར་ཤུབས 〔名〕碗套。

ཕོལ་ནད 同 ཕོལ་འབྲས 或 ཕོལ་མིག 〔名〕疔疮(病)。

ཕོལ་པ 〔名〕烫起的泡；疮疔。〔形〕钝，不锋利。

ཕོལ་འབྲས 同 ཕོལ་ནད。

ཕོལ་མིག 〔名〕1.同 ཕོལ་ནད。2.圆圈。

ཕོས 〔动〕为 འཕོ་བ 的命令式。

ཕྱ 同 ཕྱྭ 〔名〕命运，鸿运，机会；兆征；幸福。

ཕྱ་མཁན 〔名〕1.同 རྫ་མཁན。2.泥水匠。3.占卜者。

ཕྱ་གཏོང་བ 〔语〕嘲讽。

ཕྱ་མ་ཚ 〔名〕女性臀部。

ཕྱ་ར 〔名〕牛毛单子。

ཕྱ་ལེ་བ 〔形〕1.平正，平面，扁平。2.精细；平滑精致。

ཕྱྭ 同 ཕྱ。

ཕྱྭ་མཁན 参看 ཕྱ་མཁན。

ཕྱྭ་འདེབས་པོ 〔名〕占卜者，算卦的。

ཕྱྭ་པ 〔名〕1.占卜者。2.后妃的随从。

ཕྱྭ་ཡ 〔名〕招福。

ཕྱྭ་གཡང 〔名〕幸福，吉兆。

ཕྱག 〔名〕手(敬)。

ཕྱག་འཁར 〔名〕手杖，拐杖(敬)。

ཕྱག་གོང་ 同 བཙོན་ཁང་ 〔名〕监狱。

ཕྱག་གླ 同 ཕྱག་ར。

ཕྱག་རྒྱ 〔名〕1.印章，关防。2.记号；手印(佛)。

ཕྱག་རྒྱུན 同 ཕྱག་སྲོལ 〔名〕一贯的作法(敬)。

ཕྱག་ཆ 〔名〕1.器具，工具。2.武器(敬)。

ཕྱག་མཆོད 〔名〕敬礼与上供。

ཕྱག་རྗེས 〔名〕1.手印；手迹；成绩，功绩，功勋，事迹。2.遗规(敬)。

ཕྱག་སྙིགས 同 ཕྱག་བདར 〔名〕垃圾，垢秽，渣秽。

ཕྱག་བརྟན 〔名〕随从，仆人(敬)；司务。

ཕྱག་ཏུ་ཕེབས་པ 〔语〕到手，收到(敬)。

ཕྱག་བཏགས 〔名〕礼品(敬)。

ཕྱག་བཏེག་པ 〔动〕起行，动身。

ཕྱག་རྟགས 同 ཕྱག་དམ 〔名〕1.印；图章(敬)。2.手势；手印(佛)。3.赠品；礼物(敬)。

ཕྱག་རྟེན 〔名〕赠品，礼物。

ཕྱག་བཤར་མ 〔名〕手札，手书。

ཕྱག་ཐེལ 〔名〕1.印，图章。2.指印(敬)。

ཕྱག་དམ 〔名〕印，关防，钤记，图章(敬)。

ཕྱག་བདར 参看 ཕྱག་སྙིགས。

ཕྱག་བདེ 〔名〕巧手(敬)。

ཕྱག་མདའ 〔名〕手枪(敬)。

ཕྱག་མདུད 〔名〕结子。

ཕྱག་ལྡེ 〔名〕钥匙(敬)。

ཕྱག་ནང 〔名〕过去布达拉宫的管家与家奴(朗生)的合称。

ཕྱག་པ 〔动〕为 འཕྱག་པ 的未来式。

ཕྱག་དཔུང 〔名〕1.臂膀。2.助手。

ཕྱག་དཔེ 〔名〕经卷；书(敬)。

ཕྱག་ཕྱག 〔名〕库财，库中财宝。

ཕྱག་ཕེབས་པ 〔动〕 莅临，到来(敬)。

ཕྱག་ཕྱི 〔名〕 仆从；侍者；侍从。

ཕྱག་བྱ་བ 〔动〕 敬礼，顶礼。

ཕྱག་བྲིས 〔名〕 1.手抄本。2.原稿，手迹。3.书信，手札。

ཕྱག་འབུལ 〔名〕 礼品(敬)。

ཕྱག་འབྱོར 同 ཕྱག་སོན。

ཕྱག་སྦལ 参看 ཕྱག་གོང。

ཕྱག་སྨུག 同 ཕྱག་ཕྱག。

ཕྱག་སྐྱེལ 〔名〕 同事，助理，助手。

ཕྱག་མ 〔名〕 笤帚，扫帚。

ཕྱག་སྨྱུག 〔名〕 笔；竹笔(敬)。

ཕྱག་ཚང 〔名〕 庖丁，厨子，炊事员。

ཕྱག་མཚན 〔名〕 法器(如铃杵等)。

ཕྱག་འཚལ 〔动〕 敬礼，顶礼，磕头，礼拜，作揖。

ཕྱག་མཛོད 〔名〕 襄佐，主管，总管。

ཕྱག་བཞེས 〔名〕 主张。〔动〕 1.立规约。2.接受，没收。

ཕྱག་ར 同 ཕྱག་ཁྲ 〔名〕 厕所(敬)。

ཕྱག་རས 〔名〕 手巾(敬)。

ཕྱག་རོགས 〔名〕 同事，同伴，助手。

ཕྱག་ལས 〔名〕 事情，事业，职业，贵干(敬)。

ཕྱག་ལས་ཁྱེམ 〔语〕 酒醉(敬)。

ཕྱག་ལེན 〔名〕 1.传统习惯，一贯的作法。2.实行，执行(敬)。3.仪式。

ཕྱག་ཤན 〔名〕 刀(敬)。

ཕྱག་ཤུབས 〔名〕 手套(敬)。

ཕྱག་སེན 〔名〕 手指甲(敬)。

ཕྱག་སོན 同 ཕྱག་འབྱོར 〔语〕 收到，到手(敬)。

ཕྱག་སྲོལ 参看 ཕྱག་རྒྱུན。

ཕྱགས་དག 〔名〕 鞋，皮靴。

ཕྱགས་པ 〔动〕 为 འཕྱག་པ 的过去式。

ཕྱགས་མ 〔名〕 扫帚。

ཕྱང་ངེ་བ 〔形〕1.下垂。2.细长；柔软；脆弱的。

ཕྱང་ཆད 〔名〕（古）确实，无疑；决断；除疑。

ཕྱང་ཕྱང་བ 〔形〕悬着，下垂。

ཕྱང་ཕྲེལ 〔名〕颈珠；项链；璎珞；垂下的装饰品。

ཕྱང་བཟུང 〔名〕柄。

ཕྱད་དེ་ཕྱོད་དེ 同 ཕྱད་ཕྱོད。

ཕྱད་པ 〔形〕（古）常常，继续不断。

ཕྱད་པར 〔副〕固定，稳当；常常，继续；永远。

ཕྱད་ཕྱོད 或 ཕྱད་དེ་ཕྱོད་དེ 〔副〕摇摆状，徘徊前进。

ཕྱན་པ 〔名〕不断的旋转。

ཕྱམ 同 ཕྱམ 〔名〕椽子；梯的横木；支架；支柱。

ཕྱམ་ཆད 〔名〕平等，平等性（佛）。

ཕྱམ་སྒན 〔名〕军营。

ཕྱམ་པོ་ཆེ 〔名〕1.泛滥。2.大河。

ཕྱམ་ཕྱད 同 མཉམ་པ་ཉིད 〔名〕平均，平等，无私。

ཕྱམ་ཕྱམ 即 ཁྱམ་ཁྱམ 〔副〕漂流；溜达。

ཕྱམ་མེ་བ 〔形〕平展，无高低，面平整；无差别。

ཕྱར་ཁ 〔名〕责骂；辱骂。

ཕྱར་པོ་ཆེ 〔名〕牛毛大帐篷。

ཕྱར་བ 〔动〕为 འཕྱར་བ 的过去式。

ཕྱར་གཡེང 〔形〕外耷；思想散乱；心思旁骛。

ཕྱལ 〔名〕肚；腹（敬）。

ཕྱལ་མོ 〔名〕孕妇。

ཕྱལ་ལེ་བ 参看 ཕྱ་ལེ་བ。

ཕྱི 〔名〕1.后。2.外。

ཕྱི་རྐྱེན 〔名〕外因。

ཕྱི་སྐད 为 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད 的缩写〔语〕外语。

ཕྱི་སྐོར 〔名〕外围。

ཕྱི་ཁོངས 〔名〕外线。

ཕྱི་གླིང་པ 〔名〕外国人；洋人。

ཕྱི་དགུང 〔名〕明晚。

ཕྱི་མགྲོན 〔名〕外宾。

ཕྱི་འགག 〔名〕殿后；最后。

ཕྱི་འགྱངས 〔语〕推迟；拖延；耽误。

ཕྱི་འཁྱིག 同 ཕྱི་ཤུགས 〔名〕外胎。

ཕྱི་རྒོལ 〔名〕1.辩论时后发言者；驳难者；反驳者。2.外来攻击者。

ཕྱི་རྒྱལ 〔名〕外国。

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡི་གེ 〔名〕外文。

ཕྱི་ངོས 〔名〕门面；外表；表面；外面。

ཕྱི་ཆོས 〔名〕外道，非佛教的法。

ཕྱི་ཉུག་པ 〔名〕乞丐。

ཕྱི་ཐག 〔名〕1.后来；将来。2.向后拖延；在后面行走。3.拖累；接踵。

ཕྱི་ཐན 〔名〕恐吓；恫吓；胁迫。

ཕྱི་ཐབས 〔名〕西法，洋办法；外国的方法。

ཕྱི་ཐུམ 〔名〕外封，外包皮。

ཕྱི་མཐའ 〔名〕最后，末了。

ཕྱི་འཐེན 同 ཕྱི་ཕུར。

ཕྱི་དར 〔名〕后弘。

ཕྱི་དོན 〔名〕外境（指物质世界）（佛）。

ཕྱི་དོན་བློན་པོ 〔名〕外务相；外务大臣。

ཕྱི་དྲོ 或 ཕྱི་རོ 〔名〕夕，下午。

ཕྱི་བདར་བ 〔动〕擦；磨。

ཕྱི་ན་མོ 〔名〕1.坐在外面的人；2.出门人。

ཕྱི་ནང 〔名〕内外。

ཕྱི་ནད་ཚན་ཁག 〔名〕外科。

ཕྱི་ནས་གདུང 〔语〕后悔。

ཕྱི་ཕུར 同 ཕྱི་འཐེན 〔语〕往后挪，后退；后撤；推迟。

ཕྱི་སྣང 〔名〕外观。

ཕྱི་པ 同 ཕྱི་རོལ་པ 〔名〕外道；佛教以外的其他教派。

ཕྱི་ཤུགས 〔名〕外皮，外胎。

ཕྱི་ཕྱག་ཞེད་པ 〔语〕1.告别；

辞别。2.最后的请求。

ཕྱི་ཕྱིར 〔副〕再后；很久以后。

ཕྱི་ཕྱོགས 〔名〕外部，外界，对外；向外。

ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང 〔名〕对外贸易；外贸。

ཕྱི་འབྱེད 〔名〕下午。

ཕྱི་བ 〔名〕大鼯鼠（亦叫旱獭或哈拉）。〔动〕未来式为 ཕྱི，过去式及命令式为 ཕྱིས。擦，抹。

ཕྱི་བུན 〔名〕外债。

ཕྱི་བྱད 〔名〕仪表，外表。

ཕྱི་བྲན 〔名〕洋奴。

ཕྱི་འབྱོར 〔名〕迟到，来迟。

ཕྱི་འབྲང 〔名〕随从，侍从。

ཕྱི་འབྲེལ 〔名〕外交。

ཕྱི་འབྲེལ་གཅོད་པ 〔语〕断交(断绝外交关系)。

ཕྱི་འབྲེལ་ཕུའུ 〔名〕外交部。

ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ 〔名〕外相，外交大臣。

ཕྱི་མ 〔名〕1.后来；以后；后面。2.衣服等的面子。

ཕྱི་མ་ནོས 同 ཕྱི་ནོས 〔名〕1.后者。2.最后。

ཕྱི་མི 〔名〕外人，外国人。

ཕྱི་མོ 〔名〕1.祖母；外祖母。2.根本；原始者。〔形〕后来，最后，晚，迟。

ཕྱི་སྤྲུལ 〔语〕乞讨，向外寻求。

ཕྱི་སྨིན་འབྲས 〔名〕晚稻。

ཕྱི་ཚེ 〔名〕后期。

ཕྱི་ཚུལ 〔名〕表面，外表，形式；现象。

ཕྱི་ཚེས 〔名〕后来的生计；以后的光阴。

ཕྱི་གཞུང་བཟང 〔语〕厚道；情重。

ཕྱི་བཞིན 〔名〕仪容；外貌。

ཕྱི་བཞིན་འབྲང 〔语〕跟随，亦步亦趋。

ཕྱི་ཟོག 〔名〕外国货；外货。

ཕྱི་འོབས 〔名〕外面围绕的壕沟，城壕。

ཕྱི་ཡུལ 〔名〕客观。

ཕྱི་རབས 〔名〕后代；后世；后辈。

ཕྱི་རས 〔名〕抹布；擦布。

ཕྱི་རིམ 〔名〕外层。

ཕྱི་རུབ 〔名〕外罩。

ཕྱི་རོ 同 ཕྱི་རྡོ。

ཕྱི་རོལ 〔名〕外部； 外界；外面。

ཕྱི་རོལ་པ 参看 ཕྱི་པ。

ཕྱི་རོལ་ཡུལ 〔名〕客观。

ཕྱི་ལང་ཕྱེད་པ 〔语〕1.重犯，又犯。2.复发。

ཕྱི་ལས 〔名〕外勤。

ཕྱི་ལུགས 〔名〕西法；洋办法，洋规矩。

ཕྱི་ལེབ 〔名〕毡毯。

ཕྱི་ལོ 〔名〕来年；下一年，明年。

ཕྱི་ཤ 〔名〕衣面。

ཕྱི་ཤུགས 〔名〕外力。

ཕྱི་ཤུན 〔名〕外膜；壳，皮。

ཕྱི་སོས 参看 ཕྱི་མ་སོས。

ཕྱི་བཤོལ་བ 〔语〕迟延；拖后。

ཕྱི་ས 〔名〕人粪，大便。

ཕྱི་སད 〔名〕晚霜。

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ 〔语〕光明磊落。

ཕྱིང་གུར 〔名〕毡帐房；蒙古包。

ཕྱིང་རྡེལ 〔名〕混合。

ཕྱིང་བ 〔名〕毡，毡衣，毡袄。

ཕྱིང་ཞྭ 〔名〕毡帽。

ཕྱིང་གཟར 〔名〕毡垫；马鞍的垫褥。

ཕྱིང་སང 〔名〕（汉）丞相。

ཕྱིད 〔名〕后来；随后。

ཕྱིད་པ 〔动〕1.使够。2.冻结，冻伤。3.消逝。

ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ 〔语〕1.颠倒；反转；谬误；歪曲。2.悖逆；乖张。

ཕྱིན་ཆད 〔副〕以后；今后。

ཕྱིན་པ 〔动〕1.起程，动身；出行。2.抵，到；到达。

ཕྱིམ་ཕྱེད 〔名〕下午。

ཕྱིར 〔副〕1.再；更；重复。2.向后；后来；此后。3.外面；在外。4.由；为；由于。5.为……起见；为……故。

ཕྱིར་སྐྲོད 〔动〕赶出，撵出，驱逐。

ཕྱིར་སྐྲོད་གཏོང་བ 〔动〕驱除。

ཕྱིར་འགྱང 〔动〕延迟；拖延。

ཕྱིར་བསྒྲགས 〔语〕泄露。

ཕྱིར་མངོན་པ 〔语〕暴露。

ཕྱིར་གཏོང་བ 〔语〕出口；放出去。

ཕྱིར་ཉེན་ཚོང་པ 〔名〕买办。

ཕྱིར་འཐེན 〔动〕1.撤销，取消，撤退，后退；拉出去。2.收回，取回。

ཕྱིར་སྡོད་སྤུན་ཟླ 〔名〕侨胞。

ཕྱིར་སྡོད་རང་མི 〔名〕华侨。

ཕྱིར་ནུར 〔语〕退步，倒退。

ཕྱིར་སྤྲོད 〔动〕偿还，归还；交还，退还。

ཕྱིར་ཕྱོགས 〔语〕背离；倾向于外。

ཕྱིར་འབུད་པ 〔语〕1.驱逐；驱走；撵走。2.排斥，开除。

ཕྱིར་འབུར་བ 〔语〕凸出，突起。

ཕྱིར་འབྱོར་བ 〔语〕返抵，回到。

ཕྱིར་འབྲང་བ 〔语〕1.跟随，后随。2.模仿；步后尘。

ཕྱིར་ཚོང 〔名〕外销，销售。

ཕྱིར་ཟློག་པ 〔语〕避免；击退。

ཕྱིར་ལོག 〔动〕返回。

ཕྱིར་སློག 〔动〕翻(如衣服等)。

ཕྱིར་སྐྲུགས 〔动〕驱出。

ཕྱིལ་བ 〔名〕同 ཕྱལ་མོ。〔动〕涂，涂泥顶。

ཕྱལ་སྒོ 〔名〕草垫。

ཕྱིས 〔名〕1.巾。2.后，后来；最后；在后；后面。〔动〕1.为 འཕྱིད་པ 和 ཕྱི་བ 的过去式及命令式。2.为 འཕྱིད་པ 的过去式和命令式。

ཕྱིས་བཅོས 〔动〕修整。

ཕྱིས་སྣོན 〔动〕后援，追加。

ཕྱིས་ཟ 〔名〕器皿。

ཕྱིས་འབྱུང 〔名〕将来发生的。

ཕྱིས་མ 〔名〕1.后者。2.后来。3.流产的母牛。

ཕྱིས་ཆར 〔名〕落伍，迟了。

ཕྱིས་ཤོག 〔名〕手纸，擦脏物的纸。

ཕྱུ་པ 〔名〕藏装，藏服。

ཕྱུག 〔形〕富，富有，有资财，有钱。

ཕྱུག་པོ་གཤིད་མ 〔名〕富豪。

ཕྱུགས 〔名〕家畜，牲畜。

ཕྱུགས་རྒྱུད 〔名〕畜种。

ཕྱུགས་རྒྱང 亦作 ཕྱུགས་ཕྱུང 〔名〕童女，处女。

ཕྱུགས་ཐོན་དངོས་རྫས 〔名〕畜产品。

ཕྱུགས་འཐེན་འཁོར་ལོ 〔名〕畜力车。

ཕྱུགས་བདག 〔名〕1.牧主。2.大自在天(神名)。

ཕྱུགས་ལྡན 〔名〕有牲畜者。

ཕྱུགས་ནད 〔名〕畜疫；兽疫。

ཕྱུགས་ཕྱུང 参看 ཕྱུགས་རྒྱང。

ཕྱུགས་ཕྲུག 〔名〕幼畜；仔畜。

ཕྱུགས་སྨན 〔名〕兽药。

ཕྱུགས་འཚོ 〔动〕放牧；牧畜。

ཕྱུགས་འཚོ་ས 〔名〕放牧点。

ཕྱུགས་རྫི 〔名〕牧童，牧工，放牧员。

ཕྱུགས་ལས 〔名〕畜牧业；牧业。

ཕྱུགས་ལུད 〔名〕畜肥。

ཕྱུགས་ཤུགས 〔名〕畜力。

ཕྱུགས་སྲུང་ཤེད་སྐྱོབ 〔名〕保畜保膘。

ཕྱུགས་གསོ་མཁན 〔名〕饲养员。

ཕྱུགས་ཁྱུས 〔名〕牛圈。

ཕྱུང 〔动〕为 འབྱིན་པ 的过去式和命令式。

ཕྱུང་བ 〔动〕1.驱逐，抛弃。2.使出现。

ཕྱུང་བྱེད 〔名〕除灭者。

ཕྱུར་སྐམ 〔名〕干奶渣；干奶酪。

ཕྱུར་ཁུ 〔名〕奶渣汁，酸奶汁。

ཕྱུར་བ 〔名〕奶渣。

ཕྱུར་ཟ 〔名〕1.奶渣。2.草堆；禾堆；柴堆。

ཕྱུར་ཞིབ 〔名〕奶渣粉。

ཕྱུར་ལེབ 〔名〕奶饼；奶酪饼。

ཕྱེ 〔名〕粉；屑；末；面粉。

ཕྱེ་ཐུག 〔名〕面饭；荡面茶。

ཕྱེ་འཐག་འཁྲུལ་འཁོར 〔名〕磨面机。

ཕྱེ་བཙལ་འཁྲུལ་འཁོར 〔名〕压面机。

ཕྱེ་ཕུར 同 ཕྱེ་མ་ཕུར་མ 〔名〕粉末包。

ཕྱེ་བ 〔动〕为 འབྱེད་པ 的过去式。

ཕྱེ་རིལ 〔名〕面丸。

ཕྱེ་མ 〔名〕粉；末；灰；屑；面粉。

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ 参看 ཕྱེ་ཕུར。

ཕྱེ་མ་དམར་པོ 〔名〕1.红粉。2.黄丹(药)。

ཕྱེ་མ་ལེབ 同 ཕྱེ་ལེབ。

ཕྱེ་མར 〔名〕酥油炒面。

ཕྱེ་ལེབ 亦作 ཕྱེ་མ་ལེབ 〔名〕蝴蝶；粉蝶。

ཕྱེད 或 ཕྱེད་ཁ 〔数〕半，半数；半个。

ཕྱེད་གླིང 〔名〕半岛。

ཕྱེད་བགོས 〔动〕对半平分；均分。

ཕྱེད་ཆ་སྒྲངས 〔语〕去其一半；缩小一半。

ཕྱེད་གཉིས 〔数〕一个半(ཕྱེད་གསུམ 两个半，ཕྱེད་དང་བཞི 三个半……以次类推)。

ཕྱེད་པ 〔动〕1.变更。2.分别，分开。

ཕྱེད་ཚལ 〔名〕半块，半段。

ཕྱེན་བཏང་བ 〔语〕放屁。

ཕྱེས 〔动〕为 འབྱེད་པ 的命令式。

ཕྱོ་ཕྱོ 〔象〕嗾狗声。

ཕྱོགས 〔名〕方向；方面；方位；部分；派别。〔动〕为 འཕྱག་པ 的命令式。

ཕྱོགས་ཁག 〔名〕派别；派系。

ཕྱོགས་འགལ 〔名〕分歧。

ཕྱོགས་འཁྱིལ 〔名〕宗派，帮派；集团。

ཕྱོགས་སྒྲིག 〔名〕总汇；总集；汇编，辑录。

ཕྱོགས་བསྒྲགས 〔名〕传播。

ཕྱོགས་སྔ་མ 〔名〕1.上弦的别名。2.立论者。

ཕྱོགས་བཅུ 〔名〕十方（即：四方、四隅、上下）；诸方。

ཕྱོགས་ཆ་ཅན 〔名〕偏袒；倾向；片面；有偏见。

ཕྱོགས་ཆའི་རྟོག་པ 〔语〕踌躇，疑惑。

ཕྱོགས་གཉིས 〔名〕双边。

ཕྱོགས་གཏོགས 〔名〕1.派别，部分。2.属于……范畴。

ཕྱོགས་སྟོན 〔名〕指南；指针。

ཕྱོག་སྟོན་འཁོར་ལོ 〔名〕指南针；罗盘。

ཕྱོགས་སྟོན་པ 〔动〕导航。

ཕྱོགས་མཐའ 〔名〕1.边；末端。2.上弦十五（望日）；下弦十五（晦日）。

ཕྱོགས་མཐུན 〔语〕恰当；适当

ཕྱོགས་འདྲ་བ 同 ཕྱོགས་…མཚུངས 〔语〕相似。

ཕྱོགས་སྡོམ 〔名〕总结。

ཕྱོགས་བསྡུས 〔名〕综合，汇集，归纳。

ཕྱོགས་པ 〔名〕派别，党派。〔动〕1.分歧，离。2.显现。3.朝；向；对着；倾向；偏袒；依附于；趋向于。

ཕྱོགས་མེད 〔名〕1.流浪者；盲目者。2.公平，不偏不依。

ཕྱོགས་མཚམས 〔名〕1.边界。2.方隅。

ཕྱོགས་མཚུངས 同 ཕྱོགས་འདྲ་བ。

ཕྱོགས་ཞེན 〔名〕偏私；偏袒；袒护，偏心。

ཕྱོགས་བཞི 〔名〕四面。

ཕྱོགས་བཟུང 〔名〕宗派。

ཕྱོགས་རིས 〔名〕1.宗派。

2.偏袒，偏私，偏向。

ཕྱོགས་རེ་བ 〔名〕片面；部分。

ཕྱོགས་གཤིས 〔名〕派性。

ཕྱོགས་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ 〔语〕三结合。

ཕྱོགས་ལྷུང 〔名〕偏袒，偏向；倾向。

ཕྱོད་ཆེ 〔形〕1.急进（如走路走的快）。2.效力大。

ཕྱོད་པ 〔动〕完全通过。

ཕྱོར 〔动〕为 འཕྱོར་བ 的命令式。

ཕྱོར་མོ 即 མཆོར་མོ 〔名〕修饰漂亮的妇女。

ཕྱལ་ཕྱལ 〔副〕动荡。〔象〕澎湃声，激荡声。

ཕྲ 同 ཕྲ་རྒྱན 和 ཕྲ་ཆེམ 〔名〕镶嵌物。

ཕྲ་རྒྱབ་པ 〔语〕镶嵌。

ཕྲ་བཏབ་པ 同 ཕྲ་རྒྱབ་པ。

ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ 〔名〕显微镜。

ཕྲ་བ 〔名〕细，极微，微小。

ཕྲ་མ 〔名〕1.两舌，挑拨，离间；诽谤。2.针。3.一种两刃或两尖的武器。

ཕྲ་མོ 参看 ཕྲ་བ。

ཕྲ་ཆེམ 参看 ཕྲ。

ཕྲག 〔名〕1.中间；间隙；裂缝。2.用于数量词之后表整数，如：བདུན་ཕྲག 整周，བརྒྱ་ཕྲག 整百，སྟོང་ཕྲག 整千，ཟླ་ཕྲག 整月。

ཕྲག་གོང 同 ཕྲག་པ 〔名〕肩头。

ཕྲག་གཅིག 〔语〕一……整。

ཕྲག་རྟགས 〔名〕肩章。

ཕྲག་དོག 〔名〕嫉妒，忌恨。

ཕྲག་གདང 〔名〕杠子；扁担。

ཕྲག་གདན 〔名〕垫肩。

ཕྲག་པ 〔名〕肩头。

ཕྲག་དཔུང 同 རིང་འགག 〔名〕喇嘛穿的长背心。

ཕྲག་མིག 〔名〕1.眼与肩平者。2.螃蟹的别名。

ཕྲག་ཤིང 〔名〕扁担。

ཕྲད 〔动〕为 འཕྲད་པ 的未来式、过去式和命令式。

ཕྲད་ཚད 〔语〕所遇到的一切。

ཕྲན 〔名〕琐细；少许；小部分。〔代〕鄙人（谦称）。

ཕྲན་རྐྱང 〔名〕鄙人；小人。

ཕྲན་བདག 〔代〕鄙人。

ཕྲན་རྩེ 〔名〕1.细尖。2.手指。

ཕྲན་ཚེགས 〔名〕繁杂；琐碎；琐细。

ཕྲལ་དུ 同 འཕྲལ་དུ 〔副〕立刻；立即；马上。

ཕྲལ་བ 〔名〕现在；目今；最近；暂时。〔动〕为 འཕྲལ་བ 的过去式。

ཕྲས་ཏེ་ཉལ 〔语〕伸手足而卧，直挺挺地躺着。

ཕྲས་སྤྲག 〔语〕嵌饰，装璜；美化，点缀。

ཕྲི་བ 〔动〕1.未来式为 ཕྲི，过去式及命令式为 ཕྲིས。减少；缩小。2.为 འཕྲི་བ 的过去式。

ཕྲིགས 〔动〕为 འཕྲིག་པ 的命令式。

ཕྲིད 〔动〕为 འཕྲིད་པ 的命令式。

ཕྲིས 〔动〕1.为 ཕྲི་བ 和 འཕྲིད་པ 的过去式和命令式。2.为 འབྲི་བ 和 འཕྲི་བ 的命令式。

ཕྲུ་གུ 〔名〕1.小孩；崽。2.驹。3.雏。

ཕྲུ་གུའི་ཁྲུར་གཟན 〔名〕襁褓。

ཕྲུ་རྡིག 〔名〕锅巴，焦巴。

ཕྲུ་བ 〔名〕1.锅；罐；陶缸盆。2.胎衣，衣胞。

ཕྲུ་བ་ལྦུག་པ 同 ཕྲུ་བ་ཕྱུས་པ 或 ཕྲུ་བ་ལྦུང་བ 〔语〕釜溢（沸水由锅内溢出）。

ཕྲུ་མ 〔名〕1.参看 ཕྲུ་བ。2.宫殿。3.堡垒；军营。

ཕྲུ་མ་བཏབ་པ 〔语〕1.安营下寨。2.支锅盘灶。

ཕྲུ་གཟར་གཉིས 〔名〕锅罐与杓。

ཕྲེ་རྨོག་པ 同 ཕྲེ་སྨོག་པ 〔语〕耕地，种田。

ཕྲུ་ལུ་ལུ 〔象〕咕噜噜。

ཕྲུ་སྨོག་པ 参看 ཕྲུ་རྨོག་པ。

ཕྲུག 〔名〕1.参看 ཕྲུ་གུ。2.氆氇。

ཕྲུག་སྟན 〔名〕氆氇座垫。

ཕྲུགས 〔名〕一昼夜(二十四小时)。

ཕྲུགས་གཅིག 〔名〕1.一昼夜。2.两个。

ཕྲུགས་སྤྱད 〔名〕搔痒工具(如搔痒扒)。

ཕྲུམ 〔名〕脆骨。

ཕྲུམ་ཁུ 同 ཕྲུམ་སེར 〔名〕乳汁；酸酪汁。

ཕྲུམ་ཚོད 〔名〕盛酪器。

ཕྲུམ་རུས 〔名〕脆骨。

ཕྲུམ་སེར 参看 ཕྲུམ་ཁུ。

ཕྲུམ་གསར 〔名〕新打的酥油。

ཕྲུམ་བསེར 〔名〕冷风。

ཕྲུས 〔动〕为 འཕྲུ་བ 的命令式。

ཕྲེང་སྒྲིག 〔动〕排列，站队。

ཕྲེང་བ 〔名〕鬘，念珠，花圈。

ཕྲེད་གླིང 〔名〕笛子。

ཕྲེད་ཏུ 同 འཕྲེད་ཏུ。

ཕྲེཞ 同 སྐྲེ་རགས་ཕྲ་མོ 〔名〕细腰带，好腰带。

ཕྲོག་ཞུ 同 ཕྲག་ཞུ。

ཕྲོགས 〔动〕为 འཕྲོག་པ 和 འཕྲིག་པ 的命令式。

ཕྲོད 〔动〕为 འདྲད 和 འཕྲད་པ 的命令式。

ཕྲོད་པོ 参看 འཕྲོད་པོ。

ཕྲོབས 〔动〕为 འཕྲབ་པ 的命令式。

ཕྲོམ་མེ་བ 〔形〕垂，悬。

ཕྲོལ 〔动〕为 འཕྱལ་བ 和 འཕྲལ་བ 及 འཕྲོས་པ 的命令式。

འཕག་པ 〔动〕未来式为 འཕག，过去式为 འཕགས。1.升起；上升；提高。2.爬行。

འཕགས་སྐད 〔名〕梵语。

འཕགས་པ 〔名〕1.圣者，圣人。2.八思巴（人名，萨迦派第五代，为元世祖帝师），

〔形〕卓越。〔动〕为 འཕག་པ 的过去式。

འཕགས་མ 〔名〕圣母；圣女；尼僧。

འཕགས་ཡུལ 〔名〕圣地。

འཕགས་ལམ 〔名〕圣道(佛)。

འཕང 同 ཕང。

འཕང་མཐོ 〔形〕高大。

འཕང་མདུང 〔名〕1.标枪。2.系以绳索的钩或矛头（用以掷打鱼或鸟）。

འཕང་བ 〔动〕为 འཕེན་པ 的未来式。

འཕང་མ 〔名〕益母草(药)。

འཕང་ལོ 〔名〕1.纺锤。2.膝盖骨。3. =འཕང་ལོ 轮

འཕང་ལོང 〔名〕1.轮（如车轮）。2.同 འཕང་ལོ。

འཕངས 〔名〕或〔形〕高；高度。

འཕངས་པ 〔动〕为 འཕེན་པ 的过去式。

འཕན 〔名〕1.(汉)幡。2.过失；罪过。

འཕན་གདུགས 〔名〕幡；伞。

འཕན་པ 同 ཉམས་པ 〔动〕损坏；破坏；缺损。

འཕན་ཟེལ 〔名〕一种缟玛瑙。〔动〕损坏；破坏；缺损；裂口。

འཕམ་ནོས་བྱེད 〔语〕认败；认输。

འཕམ་པ 〔动〕未来式为 འཕམ，过去式为 ཕམ。败；输；屈从。

འཕར 〔名〕小板。

འཕར་འགྲོ 〔名〕跃行者（如猴和蛙等）。〔语〕增加；增进。

འཕར་སྒོ 〔名〕囟门。

འཕར་ཆག 〔动〕1.起落；升降。2.增减。

འཕར་འདེམས 〔名〕增选。

འཕར་བ 〔名〕豺狼；豺狗。〔动〕1.跳动；跳跃；飞起。2.提高；提升；增进；增加。3.来往移动。

འཕར་མ་ 或 ལྷག་མ་ 〔名〕盈溢；过度；剩余；额外。

འཕར་རྩ 〔名〕动脉。

འཕར་འཛུགས 〔名〕增设；增建。

འཕལ་ག 〔名〕(梵)1.断口。2.图画，花纹。

འཕལ་བ 参看 འབལ་བ。

འཕིག་བཙུག 〔名〕穿刺。

འཕིགས་པ 〔动〕穿孔；刺入；插入。

འཕུག་པ 〔动〕钻孔。

འཕུང་བ 〔动〕未来式为 འཕུང，过去式为 ཕུང。衰落；颓废；腐朽；变坏。

འཕུངས་པ 〔动〕集合；召集；堆积。

འཕུད་པ 〔动〕未来式为 འཕུད，过去式及命令式为 ཕུད。1.移开，2.驱逐。3.脱下(衣)。

འཕུར་སྒྲོད 〔动〕飞行；奔驰。

འཕུར་འཁོར 〔名〕飞轮。

འཕུར་གྲུ 〔名〕飞船，飞艇。

འཕུར་དུ་ནོད་པ 〔语〕突出。

འཕུར་ལྡིང 〔名〕盘旋；飞舞；飞跃。

འཕུར་བ 〔名〕星的总名。〔动〕未来式、过去式及命令式为 ཕུར。1.揉搓，以手摩擦，轻轻搔痒。2.飞，扇。

འཕུལ 〔名〕1.前加字。2.度过。

འཕུལ་རྗེས་གཉིས 〔名〕前加字和后加字。

འཕུལ་ཐབས 〔名〕消遣，消磨时光，无事闲度日子。

འཕུལ་བ 〔动〕给，献。

འཕུལ་ཡིག་ལྔ 〔名〕藏文五个前加字，即：ག་ད་བ་མ་འ。

འཕེན་པ 〔动〕未来式为 འཕང，过去式为 འཕངས，命令式为 ཕོངས。投；射；掷；抛。

འཕེན་ཚད 〔名〕射程。

འཕེའུ 〔名〕（古）请白，启白。

འཕེར་བ 〔动〕升起。

འཕེལ་འགྱུར 〔名〕进化。

འཕེལ་འགྲིབ 〔名〕增减。

འཕེལ་རྒྱས 〔名〕发展；增广，扩展，繁殖。

འཕེལ་གདམ 参看 ཕེལ་གདམ。

འཕེལ་ཕྱོགས 〔名〕趋势，动向；倾向。

འཕེལ་བ 〔动〕增长；发展，盈溢。

འཕེལ་རིམ 〔名〕进程；行程。

འཕོ་འགྱུར 〔名〕变化；转换。

འཕོ་བ 〔动〕未来式为 འཕོ，过去式为 འཕོས，命令式为 ཕོས。1.迁徙；移去；迁移。2.死亡。

འཕོ་ལེན 〔名〕递补；继任。

འཕོག་པ 〔动〕未来式为 འཕོག，过去式和命令式为 ཕོག。1.中；击中；射中；碰着。2.照射。3.相撞；冲撞；触犯。

འཕོང 〔名〕箭。

འཕོང་སྐྱེན་པ 〔名〕善于射箭者。

འཕོངས 〔名〕臀部；屁股。〔形〕1.贫乏。2.不幸。3.悒郁。

འཕོངས་ལྕག 〔名〕马鞭。

འཕོངས་རྩེས 〔名〕臀部；屁股。

འཕོད་པ 同 ཕོད་པ。

འཕོས་པ 〔动〕为 འཕོ་བ 的过去式。

འཕྱ་བ 〔动〕未来式为 འཕྱ，过去式和命令式为 འཕྱས。1.责骂，谴责。2.嘲弄，侮辱，讥毁。

འཕྱ་སྨོད 〔名〕讥毁，诬蔑，辱骂，讽刺。

འཕྱ་སྨོད་བྱེད་པ 〔语〕辱骂。

འཕྱག་པ 〔动〕未来式为 ཕྱག，过去式为 ཕྱགས，命令式为 ཕྱོགས。扫除，拂拭。

འཕྱད་འཕྱལ 同 ཕྱད་ཕྱལ。

འཕྱང་བ 〔动〕 未来式为 འཕྱང, 过去式为 འཕྱངས。 1.垂下；悬挂。2.飘扬；飘荡。

འཕྱང་མོ 同 ཐེ་ཚོམ 〔名〕 怀疑；踌躇。

འཕྱང་མོ་ཕྱག 同 འཕྱང་མོ་ཕྱག 〔语〕 踌躇；疑虑；怀疑。

འཕྱང་མོ་སེལ་བྱེད 〔语〕 去疑；决疑；解惑。

འཕྱངས 〔名〕 1.多言者。2.歌者。3.杜鹃。

འཕྱངས་པ 〔动〕 为 འཕྱང་བ 的过去式。

འཕྱད་པར 〔副〕 连续。

འཕྱན་པ 〔动〕 慢步；徘徊；游荡；流浪；漂流。

འཕྱན་མ 〔名〕 任性游荡的妇女。

འཕྱམས 〔动〕 游荡。

འཕྱར 〔名〕 屋顶。

འཕྱར་ཁ 〔名〕 羞辱；侮辱。

འཕྱར་བ 〔动〕 未来式为 འཕྱར, 过去式为 ཕྱར, 命令式为ཕྱོར。 悬挂，挂起，举起。

འཕྱར་བ་བཞི་འདེགས 〔语〕 四人同抬晒谷毯（谚语，四人同时从四角抬起晒谷物的毯子。与汉语中"众志成城"有相仿的意思）。

འཕྱར་གཡེང 〔形〕 心散乱。

འཕྱས 〔动〕 为 འཕྱ་བ 的过去式和命令式。

འཕྱི་བ 〔动〕 拭去，擦去；拔掉；去掉。

འཕྱི་མོ 同 ཕྱི་མོ 〔形〕 晚了，迟了。

འཕྱིད་ཕྱལ་དར་ཐང 〔名〕 琼结一带的总名（在西藏山南地区东南部）。

འཕྱིདས་པ 〔形〕 纷乱（如羊毛或头发等）；毛发粘合在一起。

འཕྱིད་མཁན 〔名〕 1.寿命满足者。2.擦者。

འཕྱིད་པ 〔动〕未来式为 དཕྱི，过去式及命令式为 ཕྱིས。1.擦，拭。2.（强光）耀眼。

འཕྱུགས་པ 〔动〕错误；谬误；误会，误解。

འཕྱུར་བ 〔动〕未来式和过去式为 འཕྱུར。1.升腾（烟），喷起。2.泛滥，溢出。

འཕྱུར་བུར་གཏམས 〔语〕盛满，装满，堆满。

འཕྱེ་བ 〔动〕爬行；腹行（如蛇）。

འཕྱེ་བོ 或 འཕྱེ་མོ 〔名〕1.爬行者；匍匐者。2.跛者。

འཕྱེན་བཏང་བ 参看 ཕྱེན་བཏང་བ。

འཕྱོ་དགུ 〔名〕野兽（凡生存在旷野者）。

འཕྱོ་སྤྲིན 〔名〕浮云。

འཕྱོ་བ 〔动〕未来式为 འཕྱོ，过去式为 འཕྱོས。1.波动，浮动；漂浮。2.跳动；跳跃。3.翱翔，徊旋，飘荡。

འཕྱོ་ལ་ལྡིང་བ 〔语〕翱翔，盘旋。

འཕྱོ་སེམས 〔名〕激情。

འཕྱོང་བ 〔动〕1.同 སྤྱོང་བ。2.悬起，挂起。

འཕྱོངས་རྒྱས 〔名〕穷结（西藏山南地区的一个县）。

འཕྱོན་མ 〔名〕娼妓，荡妇。

འཕྱོར་བ 同 འཕྱུར་བ。

འཕྱོར་པོ 〔形〕服装美丽；装饰美观。

འཕྱོར་མོ 〔名〕美女。

འཕྱོས་པ 〔动〕为 འཕྱོ་བ 的过去式。

འཕྱོས་མ 〔名〕1.礼品。2.聘金，聘礼。

འཕྲ་བཀོད་པ 参看 ཕྲ་རྒྱབ་པ。

འཕྲ་བ 〔动〕未来式为 འཕྲ，过去式为 འཕྲས。踢。

འཕྲག 〔名〕1.山谷，山峡。2.中间。

འཕྲག་པ 〔动〕策马（用脚踢催马）。

འཕྲང 〔名〕狭道，悬险处，山岩狭窄处，山上羊肠险径。

འཕྲང་ལམ 〔名〕狭路，崎岖山路，羊肠小道。

འཕྲད་པ 〔动〕未来式及过去式和命令式为 ཕྲད。遇会，相逢。

འཕྲབ་པ 〔动〕扇；鼓翅挣扎。

འཕྲལ 〔名〕1.此刻，暂时。2.顷刻，即刻，马上。

འཕྲལ་རྐྱེན 〔名〕临时事故，突然的事故。

འཕྲལ་སྐྱོབ 〔名〕抢救；急救。

འཕྲལ་སྐྱོབ་རས་ཐུམ 〔名〕急救包。

འཕྲལ་མཁོ 〔名〕急用。

འཕྲལ་རྒོལ 〔名〕闪击；狙击，突击。

འཕྲལ་སྒྲུབ 〔名〕突击(工作)。

འཕྲལ་དུ 〔副〕立时，迅速，马上，立刻。

འཕྲལ་བདེ་བ 〔语〕现时的安乐；暂时的安乐。

འཕྲལ་ཕུགས 〔名〕现在与将来；暂时与长远。

འཕྲལ་འཕྲལ 〔副〕及时地，赶快地，马上，即刻。

འཕྲལ་བ 〔动〕未来式为 དབྲལ，过去式为 ཕྲལ，命令式为 ཕྲོལ。为 འབྲལ་བ 的他动式。1.分开，分离。2.砍断，裂开。

འཕྲས་ཏེ་ཕྱལ 参看 ཕྲས་ཏེ་ཕྱལ。

འཕྲས་པ 〔动〕1.伸开。2.为 འཕྲ་བ 的过去式。

འཕྲི་རྟགས 〔名〕减号(－)。

འཕྲི་ཐབས 〔名〕减法。

འཕྲི་འཐེན 〔名〕克扣。

འཕྲི་བ 〔动〕未来式为 དབྲི，过去式为 བྲི，命令式为 བྲིས。减少。

འཕྲི་རྩིས 〔名〕减法，减数。

འཕྲིག་པ 〔动〕未来式为 འཕྲིག，过去式为 འཕྲིགས，

命令式为 ཕྲིགས。1.观察。2.知道；了解。3.怀疑；不决；犹豫。

འཕྲིགས་པ 〔动〕为 འཕྲིག་པ 的过去式。

འཕྲིན 〔名〕1.通知；书信。2.新闻；消息。

འཕྲིན་སྐྱེལ་པ 〔名〕1.使者。2.邮差；送信者。

འཕྲིན་སྐྱེལ་དམག་མི 〔名〕通信兵。

འཕྲིན་བསྐུར་བ 〔语〕寄信。

འཕྲིན་ཞུར་པོ 参看 འཕྲིན་སྐྱེལ་པ。

འཕྲིན་བཟང 〔名〕喜报；喜讯。

འཕྲིན་ཡིག 〔名〕书信；通知。

འཕྲིན་ལན 〔名〕复信；回信。

འཕྲིན་ལས 〔名〕事业；事务；工作（敬）。

འཕྲུ་དུ་རྨོག 〔动〕耕地。

འཕྲུ་བ 同 ཕྲུ་བ。

འཕྲུགས་པ 〔动〕未来式、过去式和命令式均为 འཕྲུགས。抓；搔。

འཕྲུལ 〔动〕变化；神变；变幻。

འཕྲུལ་ཁང 〔名〕车间；机器房。

འཕྲུལ་ཁྲོན་འདུ་པ 〔语〕打机井。

འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕1.机器。2.幻轮。

འཕྲུལ་འཁོར་ཁང 〔名〕机房。

འཕྲུལ་དགའ 〔名〕化乐天（佛）。

འཕྲུལ་ཆ 〔名〕法衣。

འཕྲུལ་ཆས 〔名〕机械。

འཕྲུལ་ཐལ 〔名〕灰尘。

འཕྲུལ་ཐུར 〔名〕导尿管。

འཕྲུལ་འདེགས 同 འཕྲུལ་སྒྱུར 〔名〕幻术，变化的方法。

འཕྲུལ་སྣང 〔名〕幻觉；错觉；假象；幻景；空幻。

འཕྲུལ་སྣུམ 〔名〕机油。

འཕྲུལ་བ 〔动〕变化；幻化。

འཕྲུལ་སྒྱུར 参看 འཕྲུལ་འདེགས。

འཕྲུལ་མ 〔名〕美女。

འཕྲུལ་རྨོས 〔名〕机耕。

འཕྲུལ་རེ 〔名〕变化(如神通)，变幻。

འཕྲུལ་བཀད 〔名〕骗人的话，迷惑人的话。

འཕྲུལ་བསམ 〔名〕玄想，空想，冥想。

འཕྲེ་བ 〔动〕1.依靠。2.放置。

འཕྲེང་བ 〔名〕1.次序；行列；层次。2.鬘；链；镮。〔量〕列；串。

འཕྲེད 〔形〕横；斜。

འཕྲེད་སྤུ 同 ཐགས་ཀྱི་སྤུན。

འཕྲེད་གླིང 〔名〕笛子。

འཕྲེད་གཅོད་ཆུ་སྒོ 〔名〕拦河闸。

འཕྲེད་གཏན 〔名〕横闩；门闩。

འཕྲེད་ཐིག་སོ་བརྒྱད་པ 〔名〕三八线。

འཕྲེད་དུ 〔语〕横着，斜着。

འཕྲེད་གཞུང 〔形〕纵横。

འཕྲེད་གཞུང་དཔྱད་ཆས 〔名〕经纬仪。

འཕྲེད་རས་སྦྱར་ཡིག 〔名〕横幅。

འཕྲེད་ལམ 〔名〕横道。

འཕྲོ 〔名〕所余，剩余，残余。

འཕྲོ་འདར་བ 〔形〕颤抖，颤动。

འཕྲོ་བ 〔动〕未来式为 འཕྲོ，过去式为 འཕྲོས。1.进取，进行；前往。2.发出，散布，照射。

འཕྲོ་བརླག 〔名〕浪费。

འཕྲོ་བརླག་གཏོང་བ 〔语〕浪费。

འཕྲོ་བཅོལ་བ 〔语〕中止，搁置，耽搁。

འཕྲོག་བཅོམ 〔名〕侵夺，劫掠，掠夺，掠取，抢夺，抢劫。

འཕྲོག་པ 〔动〕未来式为 དབྲོག，过去式为 འཕྲོགས，

命令式为 ཕྲོགས。抢夺，剥夺；夺取。

འཕྲོག་བཅུད 〔名〕窃据。

འཕྲོག་ལེན 〔名〕夺取。

འཕྲོགས་པ 〔动〕为 འཕྲོག་པ 的过去式。

འཕྲོད 〔名〕供奉；贡献。〔动〕收到，接到，到手。

འཕྲོད་བསྟེན 〔名〕卫生（保健、医疗）。

འཕྲོད་པ 〔动〕未来式和过去式为 འཕྲོད，命令式为 ཕྲོད。收到，到手，接到。〔形〕适当，适合，相宜。

འཕྲོད་པོ 〔形〕合适，合意，应该。

འཕྲོད་གཤིས 〔名〕适应性。

འཕྲོས་སྒྲིག 〔名〕续编。

འཕྲོས་དོན 〔名〕余义；别义。

འཕྲོས་པ 〔名〕残余，尾数，接续。〔动〕为 འཕྲོ་བ 的过去式。

འཕྲོས་བཤད 〔名〕1.述说余义。2.交代。

བ

བ 作词尾用时，可表示事物或动作的主人，藏文文法上称为 བདག་སྒྲ (主人词)。〔名〕黄牛。

བ་ཀུ་ལ 〔名〕(梵)薄俱罗，无忧树；有声花，传说此花需女人含酒喷洒才开放。

བ་དཀར 〔名〕石灰。〔形〕白。

བ་སྦྲུ 〔名〕垢秽；泥垢。

བ་གམ 〔名〕阁，圆屋顶；楼台；台级；塔级；底座。

བ་གམ་ཅན 〔名〕1.王宫。2.楼阁。

བ་སྲུས་མ 〔名〕奶正旺的乳牛。

བ་གླང 〔名〕黄牛和大象。

བ་རྒྱ 〔名〕蜘蛛网。

བ་ཙར 〔名〕1.月经带。2.下裳的边。

བ་གཉིས་པ 〔名〕两面派；兼跨二方者。

བ་ཐག 〔名〕1.蜘蛛网。2.果茎。3.拴牛绳。

བ་དན 〔名〕1.帜，旗帜。2.短剑；短刀。

བ་ཏྲུས་མ 同 བ་སྲུས་མ。

བ་ཙུ 〔名〕1.石钟乳(药)。2.奶牛的乳房。

བ་སྤུ 〔名〕汗毛。

བ་སྤུ་རྒྱས་པ 〔语〕惊惧；毛发竖起。

བ་སྤུ་གཟིངས་པ 同 བ་སྤུ་རྒྱས་པ。

བ་སྤྲུ 〔名〕喜马拉雅紫茉莉(药)。

བ་ཞེད 〔名〕藏文字母 བ。

བ་བླ 〔名〕1.石黄；黄信石；黄丹(药)。2.杂色颜料之一。

བ་འབོག 〔名〕块，泥块。

བ་མིན 〔名〕大额野牛；杂种黄牛。

བ་མོ 〔名〕1.母黄牛。2.霜。

བ་མོ་བྱིའུ 〔名〕黄雀。

བ་མོ་འབབ 〔名〕霜降。

བ་མོས་རག་པ 〔语〕霜冻。

བ་ཚྭ 〔名〕似硷的盐。

བ་ཚྭ་ཅན 〔名〕盐硷地；泻卤地。

བ་རྫི 〔名〕牧人；牧牛者。

བ་ཡན་སྣ་མེད 〔名〕随意放牧的牛。

བ་ཡན་ཏ་རི 〔名〕巴颜喀拉山。

བ་ཡར 〔名〕1.前一年生过犊的牛。2.奶未干的牝牛。

བ་རུ་ར 〔名〕川楝子；苦楝子(药)。

བ་རོག་མ 〔名〕毛色枣红的牛。

བ་ལ 〔名〕鬼见愁草(药)。

བ་ལང 又作 བ་གླང 〔名〕黄牛。

བ་ལང་དཀར་ཟལ 〔名〕白花牛。

བ་ལང་ཁ་ཚ 〔名〕商陆(药)。

བ་ལང་སྣེ་བ 〔名〕白芷(药)。

བ་ལང་ནག་རྒྱུར 〔名〕黑而屈身的牛。

བ་ལང་སྤྱོད 〔名〕西牛货洲(佛)。

བ་ལང་སོ 〔名〕雌黄(药)。

བ་ལུ 〔名〕小叶杜鹃(药)。

བ་ལི་ཀ 〔名〕木通(药)。

བ་ལི་ཀ་ཤན་པ 〔名〕防己(药)。

བ་ལི་ཀའི་རིགས 〔名〕乌兜铃(药)。

བ་ཤ 〔名〕牛肉。

བ་ཤ་ཀ 〔名〕纤毛婆婆纳(药)。

བ་ཤད་མ 〔名〕毛布，绒呢。

བ་ཤུ 〔名〕疮疡；疔。

བ་ས་ལ 同 ཐུ་སི。

བ་སོ 〔名〕1.象牙。2.后藏一

村落名。

བག 〔名〕1.谨慎。2.本性。3.少许。

བག་ཀྱོང 同 བག་ཡངས〔形〕松缓；安闲；心宽畅。

བག་སྐར 〔名〕吉期；嫁娶的日子。

བག་སྐྱ 〔名〕浆糊。

བག་ཁུམས 〔名〕保守(思想)。

བག་ཁུམས་པ 〔形〕胆怯，胆小；畏缩。

བག་གླུ 〔名〕婚曲。

བག་ཚོད 〔名〕恬不知耻，暴躁。

བག་ཆགས 〔名〕习气；习惯；嗜好；倾向；性癖；影响。

བག་ཆལ་བྲིམས་པ 〔名〕行食(佛)，分散饮食。

བག་ཚོལ 同 བག་ཚོས〔名〕饼；面包；馍。

བག་ཐུག 〔名〕面条。

བག་དོག་ཙོ 〔形〕狭窄。

བག་དྲོ་བ 〔形〕快乐，处于安乐之境；心情愉快；热情。

བག་དྲོ་བྱིན་ཆེ 〔语〕尊严，威严。

བག་འདེབ 〔动〕和面；揉面。

བག་ཡོད 〔名〕自尊者。〔形〕守礼；谨慎；谦逊；温和。

བག་པ 〔动〕畏惧，畏惮；心身不宁。

བག་སྲིན 同 སྲིན་བག。

བག་ཕབ་པ 〔形〕安适；安乐。

བག་ཕུག 〔名〕岩窟；虚洞。

བག་ཕེབས 〔形〕舒畅；宽畅；闲适，快乐；高兴。

བག་ཕོབ་གྱིས་རྒྱུ་བ 〔语〕1.水向下缓流。2.谨慎而行。

བག་ཕོབ་པ 〔动〕安心，将心放下。

བག་ཕྱེ 〔名〕麦面，面粉。

བག་མ 同 བག་གསར〔名〕新娘；新妇。

བག་མེད 〔名〕1.浪漫。2.放逸(佛)。〔形〕不谨慎；放肆。

བག་མེད་ཚལ་མེད 〔语〕荒唐。

བག་ཙམ 〔副〕少许，微细。

བག་ཚ་བ 〔形〕1.惧怕；畏惧；胆怯；惊慌。2.羞惭。

བག་ཚ་ཞེད 同 བག་ཞེད 〔形〕畏惧，怯惧。

བག་ཚོས 〔名〕馔。

བག་འཚེར་བ 同 བག་ཚ་བ 〔形〕1.羞惭。2.畏惧；害怕。

བག་ཞེད 同 བག་ཚ་ཞེད。

བག་ཟན 〔名〕面食，面团。

བག་ཟོན 〔形〕谨慎，留心，提防，警惕。

བག་ཡངས 〔形〕无畏；安闲；心宽松。

བག་ཡོད 〔名〕1.不放逸(佛)；谨慎者。2.虔诚尽职守法者。3.小心。

བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན 〔语〕小心谨慎，循规蹈矩。

བག་གཡེང 〔名〕浪荡；放肆。

བག་རེ 〔形〕少许。

བག་རེ་ཡོང 〔语〕悄悄地来。

བག་ལ་ཉལ 同 བག་ལ་ཞ་བ 〔名〕随眠(佛)；隐伏；不显现。

བག་ལེབ 〔名〕饼；烧饼；馒头。

བག་སྲིག 〔名〕烙饼。

བག་གསར 参看 བག་མ。

བགས 〔副〕渐渐，慢慢。

བགས་ཀྱིས 同 རིམ་གྱིས 〔副〕渐渐，渐次，徐徐。

བང 〔名〕1.马的脚力。2.怀部。〔动〕1.抱（如：བང་ལ་བང 抱在怀里）。2.未来式为བང，过去式为བངས。浸；泡；跑；行。

བང་ཁང 〔名〕库房。

བང་ཁྲི 〔名〕棚架。

བང་རྒྱུག་པ 〔名〕1.跑马。2.赛跑。

བང་སྒམ 〔名〕储谷器；粮食柜。

བང་ང 〔名〕谷仓，粮库。

བང་ཆེན 〔名〕信差，使者，驿夫，邮递员，传话人。

བང་འདབ 〔名〕重瓣，一层一层的，花瓣。

བང་འདུར་བ 〔名〕 快跑；赛跑。

བང་ཏོ 〔名〕 陵墓。

བང་ཆེན 〔名〕 使臣。

བང་བ 〔名〕 1.同 བང་ཁང。 2.怀；抱。

བང་མི 同 བང་ཆེན。

བང་རྩལ 〔名〕 马的脚力；走手。

བང་མཛོད 〔名〕 仓库。

བང་རལ་ཡོང 〔语〕 差使来（如传达命令的使者来）。

བང་རིམ 〔名〕 级；层；层次，如：ཁི་འཕན 塔的层次；台阶等的阶段。

བང་སོ 〔名〕 1.坟墓；陵墓；冢。 2.墓碑。

བང་སོའི་རྡོ་རིང 〔名〕 墓碑。

བངས་པ 〔名〕 尸林；墓。〔动〕 为 བང 的过去式。

བངས་པོ 同 རློན་པོ 〔形〕 湿；湿润；潮湿。

བད 〔名〕 1.霜；露。2.湿气。3.沿；边。

བད་ཀ 〔名〕 芥子（药）。

བད་ཀན 〔名〕 1.痰荫（病）。2.肠胃病的根因。

བད་དཀར 〔名〕 白露（二十四节气之一）。

བད་མཆུ 〔名〕 唇边。

བད་ནག 〔名〕 寒露（二十四节气之一）。

བན 〔名〕 1.雾气。 2.（汉）瓶。

བན་གླང 〔名〕 （古） 1.黄牛。 2.象。

བན་ཆང 〔名〕 （汉）瓶子酒。

བན་ཆུང 〔名〕 幼僧。

བན་དེ 亦写作 བནྡེ 〔名〕 （梵） 僧侣。〔形〕 奉祀，崇敬。

བན་བུན 〔名〕 雾。〔形〕1.朦胧；昏暗。2.零乱；零星。3.动摇；不肯定。

བན་བུན་དུ་སོང་བ 〔语〕 1.喧闹声。 2.紊乱；混乱。

བན་བོན 〔名〕 本教徒和佛教徒。

བན་རྩེ 〔名〕关心，关切。

བན་ལ 〔名〕酬报，报恩。

བནྡྷུ་ཛཱི་ཝ་ཀ 〔名〕（梵）一种红花，可借喻为脚指甲。

བབ 〔名〕情况，机会。〔动〕1.适宜；应当。2.可意。3.落到。4.适逢。

བབ་ཅོལ 或 བབ་ཆོལ 〔形〕言行不思虑，莽撞；鲁莽；粗率；乱说，轻言。

བབ་ལྟ 〔名〕观望；徘徊；踌躇。

བབ་བསྟུན 〔语〕相应；应该；适应。

བབ་ཐོབ 〔名〕应得；应有。

བབ་མཐུན 〔语〕应有的；应得的，适宜的，合理。

བབ་བཅོལ 同 བབ་ཅོལ。

བབ་པར 〔副〕应该，应当。

བབ་བབ 同 བབ་ཅོལ。

བབ་ཟླ 同 བ་ཟླ。

བབ་མོ 〔名〕温柔的；善良的。

བབ་ཙུགས 〔名〕站。

བབ་བརྙིད 〔名〕镇定；沉着；庄重，稳重。

བབས་པ 〔动〕为 འབབ་པ 的过去式。

བབས་འབྲེལ 〔形〕1.联接，联络。2.同意；一致。

བབས་འོས 〔形〕适意；适合；恰当。

བམ 〔名〕尸，尸体。

བམ་སྐྲངས 同 བམ་ནད 〔名〕肿病，风肿；因风而肿的病。

བམ་ཆེན 〔名〕大坟；大尸林。

བམ་ནད 同 བམ་སྐྲངས。

བམ་པ 〔动〕腐烂，败坏。

བམ་པོ 〔量〕1.一卷；一束，一堆。2.卷；章(书籍)。

བམ་རིལ 〔名〕1.束，捆；驮，包。2.完整的人尸。3.因常用而变弱或破旧的物品。4.西藏西部指生霉。

བམ་རོ 〔名〕死尸。

བམ་ཤིང 〔名〕隔间板，板子。

བར 〔名〕中间，居中者。

བར་ཁམས 〔名〕四川藏区（原

指川康藏区)。

བར་ཁེ 〔名〕中间利润；经纪人；中间食利者。

བར་ཁྱམས 〔名〕走廊。

བར་ཕྱི་ཁ་ཁྱེར 〔语〕走廊；栏杆。

བར་གྲས 〔名〕中等；中排；中品；中样。

བར་འགའ 〔形〕几个；少许。〔副〕有时；间或。

བར་ཐལ 〔名〕过渡。

བར་ཐལ་དུས་སྐབས 〔名〕过渡时期。

བར་གཅོད 〔名〕阻碍者。

བར་ཆད 〔名〕1.障碍；间断；留难；魔难(佛)。2.意外事；事故；中断。

བར་ཏད 〔名〕栽毛垫褥。

བར་ཏ 〔名〕诵词的一种调子，不快不慢的调子。

བར་ཐག 〔名〕距离。

བར་ཐོག 〔名〕中层(楼房的中层)。

བར་དུ 〔语〕在中；介乎其间；在……之间；到……之间。

བར་དུ་འདུམ་པར་མཛད 〔语〕进行调解(敬)。

བར་དོ 同 བར་མ་དོ 〔名〕中有；中阴(佛)。

བར་འདུམ 〔名〕和解双方冲突的条约。

བར་སྡོད 〔名〕中立。

བར་གནས 〔名〕中立，居中。

བར་སྣང 〔名〕天空；空中，空间。

བར་སྣང་མཛོད 〔名〕天库，用不完的库。

བར་པ 〔名〕1.中人；和事人；调停人；仲裁。2.在弟兄排行里代表第二。

བར་དཔང 〔名〕中间的证人。

བར་བ་ཏ 〔名〕细果角茴香(药)。

བར་བར་དུ 〔副〕有时；间或。

བར་སྦྲེལ 〔名〕中介；媒介。

བར་མ 〔名〕1.音乐中的中

调。2.音韵中的平音。3.居中者； 媒人。 4.仲裁者。5.中间的；中等的。6.腰部。7.鹅的别名。

བར་མི 〔名〕中人；证人。

བར་མེད 〔名〕1.稠密；无间。2.天空。

བར་ཚུགས 〔名〕中站；腰站；中转站。

བར་ཚེག 或 ཚེག 〔名〕字点（藏文字与字之间的分字号“་”）。

བར་ཚོང་རྒྱག་པ 〔动〕倒卖。

བར་མཚམས 〔名〕二者之中间界限。

བར་མཚམས་མེད་པ 〔语〕绵绵。

བར་ལག་པ 〔名〕代理者，中人；媒介。

བར་ལམ 〔名〕1.目前；目今；最近，如今。2.中路。

བར་ཤུན 〔名〕肉膜。

བར་བཀོལ 〔名〕调解；劝解。

བར་གསོང 〔名〕间隔；缝隙；空子；夹缝。

བར་ཚུ 〔名〕1.中间的接节。2.臂尖。

བལ 〔名〕羊毛。

བལ་སྐུད 〔名〕毛线，羊毛线。

བལ་གོས 〔名〕氆氇作的长袍。

བལ་ཏཾ 〔名〕尼泊尔钱币。

བལ་འདུད 同 བལ་ཡི 〔名〕羊毛包。

བལ་ནད 〔名〕羊毛疔（一种急性传染病）。

བལ་བ 〔动〕为 འབལ་བ 的过去式。

བལ་པོ 〔名〕尼泊尔，尼泊尔人。

བལ་པོ་སེའུ 〔名〕石榴或石榴树名。

བལ་བ་ཛ 〔名〕乌兰草（原作 བལ་བ་ཛ， 系梵文名）。

བལ་རྩེལ 〔语〕续毛（纺线）。

བལ་ཚི 〔名〕羊毛的油腻。

བལ་ཡུལ 〔名〕尼泊尔。

བལ་ཡི 同 བལ་འདུད。

བལ་ཤད 〔名〕毛梳，抓子。

བལ་ཁྲོ 〔名〕羊毛税。

བལ་གསིད 〔语〕撕羊毛。

བལ་སྐྲག 同 གཏན་ནད〔名〕1.瘿。2.痈。

བས་མཐའ 〔名〕1.隐密处，幽静处，寂静处。2.尽边。

བས་པ 代 བུས་པ 〔动〕为 བིད་པ 的过去式。〔形〕过度；耗尽。

བས་ཕུལ 〔名〕以 བ 为前加字。

བས་མོ 参看 བབ་མོ。

བི་ཙ 〔名〕1.苔，藓。2.沼泽。

བི་ཇ 〔名〕香橼。

བིག་པན 〔名〕胆矾。

བིམ་པ 〔名〕（梵）频婆果（一种色泽极鲜红的果实，类似红果或林檎）。

བིལ་བ 〔名〕1.金瓜。2.香橼。

བུ 〔名〕子；儿子；男孩。

བུ་ག 或 བུག 〔名〕孔穴；洞；窟窿。

བུ་ཕྲུ 〔名〕小孩。

བུ་གོང་མ 〔名〕儿皇帝。

བུ་རྒན་པ 〔名〕长子。

བུ་རྒོད་པོ 〔名〕强悍的男子汉，勇士；健儿。

བུ་བརྒྱུད 〔名〕后嗣，后裔；子嗣，小孩。

བུ་གཅིག་པུ 〔名〕独生子。

བུ་བཅོལ་ཁང 〔名〕托儿所。

བུ་ཆ 〔名〕分子（数学名词）。

བུ་ཆེ་མ 〔名〕孕妇。

བུ་རྒེད 〔名〕义子；养子。

བུ་གདུང 〔名〕小檩梁。

བུ་ཤད 〔名〕分娩。

བུ་སྣོད 〔名〕胎衣；胎盘；子宫。

བུ་བསྐྱེད་པ 〔语〕分娩。

བུ་དཔེ 〔名〕底稿。

བུ་མོ 〔名〕女孩，女；处女；闺女。

བུ་མོ་མ 〔名〕1.夜间。2.常作 བུ་མོ。

བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ 〔名〕少女；闺女。

བུ་སྨད 〔名〕妻与子的合称。

བུ་བཙའ་བ 〔语〕分娩；生孩子。

བུ་ཚ 〔名〕儿子；侄子。

བུ་རྫི 〔名〕保姆；乳母。

བུ་ཟན 〔名〕姊妹。

བུ་ཡུག 〔名〕风雪；狂风大雪。

བུ་གཡར 〔名〕干儿子。

བུ་རམ 〔名〕蔗糖；生黄糖。

བུ་རམ་ཤིང 〔名〕甘蔗。

བུ་རོགས 〔名〕1.儿子的朋友。2.衣胞；胎衣。3.紫河车（药）。

བུ་ལོན 〔名〕1.债；欠款。2.利息。

བུ་ལོན་གཏོང་བ 〔语〕放债。

བུ་ལོན་ལེན་པ 〔语〕借债。

བུ་སློབ 〔名〕学生；门徒。

བུག 〔名〕孔；洞；隙。

བུགས་གཅིག 同 ཉིན་ཞག་ཕྲག་གཅིག 〔名〕七日；一周。

བུགས་ཧྲོང 〔名〕牛、羊腔子；全羊；全猪；全牛（指已宰者）。

བུང་ཆེན 同 བུངས་བསྐྱེད。

བུང་བ 同 སྦྲང་མ 〔名〕1.蜜蜂；蜂类。2.绀青；绀琉璃（一种发光的黑宝石）。3.密陀僧（药）。

བུང་ཚང 〔名〕蜂窝。

བུངས 〔名〕或〔量〕块；多量；一堆；体积。

བུངས་བསྐྱེད 亦作 བུང་ཆེན 〔名〕1.大堆。2.增多。

བུད 〔名〕尘云；飞舞的尘埃；空中的黑暗。〔动〕为 འབུད་པ 的命令式。

བུད་ཀྱིས་ཁྱེར་བ 〔语〕灾害；遭霜害；被暴风吹；寒风冻；遭受自然灾害。

བུད་ཀྱིས་བཏབ་པ 〔语〕1.受灾。2.卷在尘埃雾罩之中。

བུད་པ 〔动〕为 འབུད་པ 的过去式。

བུད་མེད 〔名〕女人，妇女，妇人。

བུད་མེད་དང་བུ་གུ 〔语〕妇幼。

བུད་མེད་དུས་ཆེན 〔名〕妇女节。

བུད་མེད་དམག་དཔུང 〔名〕娘子军。

བུད་ཤིང 同 མེ་ཤིང 〔名〕薪，柴，燃料。

བུད་ཤིང་བཙུ་བ 〔名〕火炬，火把。

བུན 为 བུ་ལོན 的缩写〔名〕债务，利息。

བུན་བསྐྱེད 亦作 འབུན་བསྐྱེད 〔语〕生利（如放银生息）。

བུན་གཏོང་ཁང 〔名〕贷款所。

བུན་བདག 〔名〕债主。

བུན་བུན 〔名〕小片，碎片。

བུན་འཛིན 〔名〕借据（指借款的字据）。

བུན་རེ 〔形〕零碎。

བུན་ལོང 〔形〕喧杂纷乱，如：ཆུ་བུན་ལོང་ལོང་བྱེད 上下旋转；水沸腾。

བུབ་གཅིག 〔语〕一匹（指布、绸缎），一付，一套。

བུབ་པ 〔动〕为 འབུབ་པ 的过去式。

བུབས 〔量〕1.匹；一卷布。2.整匹；整卷。〔动〕为 འབུབ་པ 的命令式。

བུབས་ཚད 〔名〕1.整匹。2.成套。

བུམ་པ 〔名〕瓶；壶。

བུམ་པ་ཅན 〔名〕一种莲花。

བུམ་བུ 〔名〕小瓶子。

བུར 〔名〕门闩，如：ཐོག་བུར 上闩，འོག་བུར 下闩。

བུར་ཆང 〔名〕甜酒。

བུར་ཏིང 或 བུར་ཏིང 〔名〕1.磬。2.钟，大铃。

བུར་ཤོང 亦作 བུར་ཤུང 〔名〕

糖包，一包糖(半块之县)，羊皮包裹的糖团。

བུར་ཤིང་ 即 བུ་རམ་ཤིང་ 〔名〕甘蔗。

བུལ 或 བུལ་བ 〔形〕迟缓；慢；懒。

བུལ་འགྲོ 〔名〕1.龟。2.徐行；慢走。

བུལ་ཏོག 〔名〕生硷；苏打。

བུལ་པོ 同 བུལ。

བུལ་རན་པ 〔语〕行走不快不慢。

བུས 〔动〕为 འབུད་པ 的过去式和命令式。

བུས་པ 〔名〕(古)小孩；婴儿。

བེ་ཤེ 〔名〕麻疹。

བེ་ཙེ 同 བྱིས་པ〔名〕小孩，孩童。

བེ་ཅོན 〔名〕棒；棍子。

བེ་ལྡང་རེ་རལ 〔名〕骨碎补(药)。

བེ་ཏ 〔名〕1.椰子。2.艾瓢。

བེ་ཏྲར 〔名〕硫酸铜。

བཻ་ཌཱུརྱ་མཐིང་ཁ 〔名〕(梵)蓝琉璃。

བཻ་ཌཱུརྱ 〔名〕(梵)琉璃；映青。

བཻ་ཌཱུརྱའི་ལྷུང་བཟེད 〔名〕(梵)琉璃钵。

བེ་དོ 〔名〕茶树。

བེ་དོ་ཤིང 〔名〕青杠(药)。

བེ་རི་རྒྱལ་པོ 〔名〕白利土司(此土司名顿月，崇信本教，为固始汗捕杀)。

བེ་ཚག 〔名〕曾祖父。

བེ་ཤ་དཀར་པོ 〔名〕白木耳。

བེག་ཤེ 同 བེ་ཤེ 亦作 ཤིབ་པ 〔名〕麻疹。

བེག་ཙེ 〔名〕护法天女(佛)。

བེང 〔名〕棍子；手杖。

བེད 〔名〕债。〔动〕利用。〔形〕1.珍贵。2.有益，有利，有进步。3.畏惧；恐怖。

བེན 〔名〕(汉)瓶；大水壶，水罐。

བེམ 〔名〕1.背水的陶器。2.一种生丝制的戎装。

བེམ་ཆག 同 དཀར་ཆག 〔名〕目录。

བེམ་པོ 〔名〕1.色身；躯体；色法(佛)。2.补缀的衣服。3.麻木症(病)。

བེའུ 〔名〕犊；小牛。

བེའུ་ཕྲུགས 〔名〕犊毛氆氇(用犊牛细毛所织的褐子)。

བེར 〔名〕披风；斗篷。〔形〕猛烈，尖锐；苛刻。

བེར་ཀ 〔名〕枝条，棍，棒子。

བེར་ཁྲམ 同 བེར 〔名〕斗篷，披风。

བེལ 〔名〕皮袋。

བེལ་རྡོལ 〔名〕弹，弹打，弹指。

བེལ་སྐབས 〔名〕1.黄水(因病吐出的)。2.有光的火石。

བེས 〔名〕颊，额。

བོ 此字作词尾用时，指某类事物的主人，为藏语语法主人词之一。

བོ་ཏིག་པ 〔名〕踝骨。

བོ་དྷི་ཙི 〔名〕(汉)菩提子；果核念珠。

བོག་ཏོ 〔名〕(蒙)首领，主人(上层贵族的称呼)。

བོག་པ 〔动〕昏迷，失念，迷惑，晕倒，醉倒。

བོག་ར 〔名〕阶层(如级层)。

བོག་རེ 〔名〕(古)楼阁。

བོགས 〔名〕利，租金，地租，利息。

བོགས་སྐྱེད 〔名〕租息。

བོགས་ཆག་སྐྱེད་ཆག 〔语〕减租减息。

བོགས་མ 〔名〕利润，利息。

བོགས་ལེན་དུད་ཚང 〔名〕佃户。

བོང 〔名〕大小。〔量〕容量(常与 ཆེ 或 ཆུང 拼合)。

བོང་དཀར 〔名〕船形乌头(药)。

བོང་ཁྲ 〔名〕兔鹘(鹰名)。

བོང་བུ 〔名〕小驴。

བོང་རྒྱ 〔名〕兔网。

བོང་ང 〔名〕草头乌；麦冬；寸冬(药)。

བོང་ང་ནག་པོ 〔名〕草乌，细叶草乌(药)。

བོང་ང་ནག་པོ་མེ་ཏོག་སེར་པོ 〔名〕雪山一枝蒿(药)。

བོང་ང་ནག་པོ་ལོ་མ་ཕྲ་བ 〔名〕细叶草乌(药)。

བོང་ང་དམར་པོ 〔名〕密花翠雀(药)。

བོང་ཆེན 同 ཟེ་མ་ཏ。

བོང་སྐྱམས 〔名〕川乌(药)。

བོང་བོར 〔名〕两岁的驴。

བོང་དུག 同 བོང་སྐྱམས。

བོང་ཟིན 同 ཟེ་མ་ཏ。

བོང་བ 〔名〕土块；硬土块。

བོང་བུ 〔名〕驴。

བོང་མ 〔名〕母驴。

བོང་མེ 〔名〕土块火(烧馍用)。

བོང་རྨེད 〔名〕驴的后鞧。

བོང་ཚད 〔名〕体量；形体；容积。

བོང་ཡར 〔名〕去年生过小驴的驴。

བོང་གསེབ 〔名〕种公驴。

བོངས་ཆེ་བ 参看 རྡོས་ཆེ。

བོངས་ཐུང 同 མིའུ་ཐུང 〔名〕侏儒，矮子。

བོངས་ཚོད 〔名〕体积；形体。

བོད 〔名〕1.藏族；藏人。2.藏区。

བོད་སྐད 〔名〕藏语。

བོད་པ 〔名〕藏人。〔动〕为 འབོད་པ 的未来式。

བོན 〔名〕本教(西藏古时的拜物教)。

བོན་སྒྲུང 〔名〕本教的传记。

བོན་པ 同 ཟློ་པ 〔动〕讽诵；念诵。

བོན་པོ 同 བོན 〔名〕本教。

བོབས 〔动〕为 འབབ་པ 的命令式。

བོར 〔动〕为 འབོར་བ 的未来、过去、命令式。

བོར་མཁན་ 〔名〕失主；丢失东西者。

བོར་སྟོར་ 〔名〕遗失的，丢失的。

བོལ 〔动〕为 འབལ་བ 的命令式。

བོལ་གོང་ 或 བོལ 〔名〕足或靴的上部；背面；上面（如脚面、手背）。

བོལ་རྩ 〔名〕脚背上的筋脉。

བོས 〔动〕为 འབོད་པ 的过去式和命令式。

བྱ 〔名〕禽，鸟。

བྱ་རྐང 〔名〕1.鸟爪。2.一种花。3.鸡足山。

བྱ་སྐོན 亦写作 བྱ་རྐོན 及 རྐོན་བྱ 〔名〕捕鸟的网套。

བྱ་སྐྱིབས 〔名〕崖隙，石窑（鸟雀栖息处）。

བྱ་ཁང 〔名〕鸡棚，鸡塒。

བྱ་ཁུ་བྱུག 〔名〕杜鹃鸟。

བྱ་ཁྱུང 〔名〕凤，鹏。

བྱ་ཁྱུང་སྔོ 〔名〕蓝靛。

བྱ་ཁྲ 〔名〕雀鹰；鹞。

བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང 〔名〕雁。

བྱ་ག 或 བྱག་པ 〔形〕1.柔软；柔弱。2.活泼；敏捷。

བྱ་གག 〔名〕鸭；水禽。

བྱ་གོ་བོ 〔名〕皂雕。

བྱ་གོང་མོ 〔名〕松鸡；雪鸡。

བྱ་གླག 〔名〕黑鹰；雕。

བྱ་དགའ 〔名〕恩赉，恩赐；赏赐；奖赏。

བྱ་དགའ་གནང་བ 〔语〕奖赏。

བྱ་དགའི་དངུལ 〔名〕奖金。

བྱ་དགའི་རྟགས་མ 〔语〕奖章。

བྱ་རྒོད 〔名〕鹫。

བྱ་རྒོད་སྤོས 〔名〕囊矩翠雀（药）。

བྱ་རྒོད་ཕུང་རི 〔名〕灵鹫山（佛）（在印度）。

བྱ་རྒྱ 〔名〕网。

བྱ་སྒོང་སེར་ཞིག 〔名〕蛋黄。

བྱ་སྒྲོ 〔名〕鸟翎，羽毛。

བྱ་དངོས 〔名〕东西，事物

(指客观存在的一切东西与现象)。

བྱ་གཅན་གཅིས 〔名〕 禽兽，飞禽和走兽。

བྱ་མཆུ 〔名〕 1.禽鸟的嘴。2.室宿(二十八宿之一)。

བྱ་འཛེར 〔名〕 用网捕鸟者。

བྱ་རྗེས 〔名〕 图祥。

བྱ་བསྐྱངས 同 སྐྱེད་པ 〔动〕 打呵欠，伸腰。

བྱ་གཏོང 〔动〕 通知，送信，报信。

བྱ་གཏོར 同 ཐོད་ལ་ཡངས་པ 〔名〕 天葬。

བྱ་བཏང་བ 〔名〕 修行者，弃世者。

བྱ་ཤལ 〔名〕 1.鹫鸟粪。2.鸟粪。

བྱ་རིའི་ཚོ་བའི་ནང་པགས་ཤིར་ཚོ 〔名〕 鸡内金(药)。

བྱ་གདང 〔名〕 鸡架。

བྱ་འདབ 〔名〕 屋檐，飞檐。

བྱ་པ 同 བྱ་གཤོར་བ 〔名〕 1.捕鸟者。2.杀鸡鸭者。

བྱ་ཕོ 〔名〕 雄鸡。

བྱ་ཕོ་ཅུ་ཅུ 同 བྱ་ཕོ་ཙུ་ཙུ。

བྱ་སྒྲོས 同 སྐར་མ་གྲོ་བཞིན 〔名〕 牛宿(二十八宿之一)。

བྱ་སྤྱོད 〔名〕 动作；活动；行动。

བྱ་ཕོ 〔名〕 雄鸡，雄鸟。

བྱ་ཕོ་ཙུ་ཙུ 亦作 བྱ་ཕོ་ཅུ་ཅུ 〔名〕 1.雄鸡冠。2.大黄豆；止月经的药草。

བྱ་བ 〔名〕 1.所作的事。2.事业；事情；动作；活动；东西(事物)。3.工作。〔动〕为 བྱེད་པ 的未来式。

བྱ་བའི་ཡུལ 〔名〕 动作对象(藏语语法中的术语)，被动者。

བྱ་བལ 〔名〕 毳毛。

བྱ་བལ་མ 〔名〕 1.水苔；水藻；海绵。2.天鹅绒。

བྱ་བྱིའུ 〔名〕 鸟雀；麻雀。

བྱ་བྲ 〔名〕 鸽粪。

བྱ་བྲལ 〔名〕 1.闲事；坐禅(佛)。2.歇工；休息。3.夜。

བྱ་བྲུན 〔名〕鸟粪，鸡屎。

བྱ་འབྲུམ་དམ 〔名〕痘疹。

བྱ་མ 〔名〕参宿（二十八宿之一）。

བྱ་མ་ཏ 〔名〕驲使，使者，送信人，信差。

བྱ་མ་བུམ 〔名〕1.瓶。2.漱口盂。

བྱ་མ་བྱར་སྦྱག 亦作 ཟ་ཁར 〔名〕蒲公英（药）。

བྱ་མ་བྱི 〔名〕蝙蝠，飞狐。

བྱ་མ་བྱིའུ 〔名〕一种蝙蝠，飞鼠，鼯鼠。

བྱ་མ་ལེབ 〔名〕蝴蝶，粉蝶。

བྱ་སོ་ལབ 〔名〕供品（佛），礼品。

བྱ་རྒྱང་བ 〔动〕欠伸，伸腰（因疲劳）。

བྱ་ཚང 〔名〕鸟巢。

བྱ་ཚེ་རིང་བ 〔名〕仙鹤，长寿鸟。

བྱ་མཚའ་ལྡ 〔名〕枣红鸡，杂色鸡。

བྱ་རྫོགས 〔语〕所作圆满，所作的事情完成，竣事，蒇事。

བྱ་རྨང 〔名〕火鸡，马鸡。

བྱ་བཞད 〔名〕鸿雁，天鹅，鹄，鹘。

བྱ་ཟེ 〔名〕鸡冠，鸟冠，凤头（鸟的冠毛）。

བྱ་གཟན 〔名〕禽兽。

བྱ་འུག་པ 〔名〕鸱鸮，枭，猫头鹰。

བྱ་ར 〔名〕看守，监视，白天放的哨。

བྱ་རོག 〔名〕乌鸦，大鸦。

བྱ་རོག་མཐོ་གང 〔名〕1.一扎。2.四指之量。

བྱ་ལི 〔名〕阴户核。

བྱ་ལོག 〔语〕颠倒，反的方向。

བྱ་ལོག་སྤྱོད་ལོག 〔语〕倒行逆施。

བྱ་གསོར་བ 同 བྱ་བ。

བྱག་མཁན 〔名〕强盗，盗匪。

བྱག་པ 同 བྱ་ག。

བྱང 〔名〕北，北方。

བྱང་ཁུལ 〔名〕北部，北方地区。

བྱང་ཁོག 〔名〕体腔。

བྱང་གྲོལ 〔名〕超脱，净脱（佛）。

བྱང་བགྲོད 〔名〕冬至，日北还。

བྱང་རྒྱུད 〔名〕北部，北方一带。

བྱང་ངོས 〔名〕北部，北方。

བྱང་ཆུབ 〔名〕1.菩提（佛），觉者；圆满。2.熟悉，通达。

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང 〔名〕菩提树。

བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང 〔名〕菩提树。

བྱང་ཆུབ་ཤིང 〔名〕葛根（药）。

བྱང་ཐང 〔名〕羌塘（西藏北方的大平原）。

བྱང་ཐེམ 〔名〕梯级。

བྱང་དར 〔名〕哈达。

བྱང་འདྲེན་པ 〔名〕带头的，领头的。

བྱང་རྡོ 〔名〕碑。

བྱང་ཏུལ 〔动〕1.擦净。2.洗刷，清洁。3.扫净。

བྱང་སྣེ 〔名〕北极。

བྱང་པ 〔名〕1.参看 བྱང。2.一种药植物。3.北方人。

བྱང་ཕྱོགས 〔名〕1.北方。2.清净解脱方面（佛）。

བྱང་བ 〔名〕斑蝥虫（药）。〔形〕1.清净；纯洁；精纯。2.纯熟。〔动〕为 འབྱང་བ 的过去式。

བྱང་བུ 〔名〕1.甲片。2.牌子。3.贴笺。4.签条。

བྱང་མ 〔名〕1.铁甲片。2.签条。3.纯熟者；内行；能人。4.北部。

བྱང་རྩལ 〔名〕技巧。

བྱང་ཚད 〔名〕熟练的程度。

བྱང་ཞུ 〔名〕铁盔，钢盔。

བྱང་ཤར 〔名〕东北。

བྱང་སེམས 〔名〕菩提心，菩

萨(佛)。

བྱད 〔名〕1.形状；外形；容貌。2.物件；器具。

བྱད་ཀ 或 བྱད་ཁ 〔名〕1.咒诅。2.放咒。

བྱད་སྟེམས 同 བྱད་ཀ。

བྱད་སྒྱར 〔名〕香草。

བྱད་དབྱིབས 〔名〕面相；脸形。

བྱད་མ 〔名〕放咒害人者。

བྱད་བཞིན 〔名〕容貌；相貌；模样。

བྱན་པོ 〔名〕厨子；炊事员。

བྱན་མོ 〔名〕女厨师；女炊事员；主妇。

བྱབ་པ 〔动〕未来式为 ཕྱབ，过去式为 ཕྱབས。1.祓除；禳灾；醮祭。2.粘净。

བྱབས་པ 〔动〕为 ཕྱབ་པ 的过去式。

བྱམས་སྐྱོང 〔名〕爱护，怜悯；照顾。

བྱམས་ཁྲི 〔名〕担架。

བྱམས་མགོན 〔名〕慈尊，弥勒佛。

བྱམས་ཉམས 〔名〕慈祥。

བྱམས་པ 〔名〕1.慈氏，弥勒菩萨。2.情人。3.慈；仁慈。

བྱམས་བརྩེ 〔名〕爱抚，关切；亲切；慈祥；慈悲。

བྱམས་སེམས 〔名〕慈心；慈悲。

བྱའོ་ཚོག 〔语〕凡所作事；一切事业。

བྱར་བན་ཚ་སྒྲ 〔名〕柳叶菜(药)。

བྱར་མེད 〔语〕不应作的事。

བྱས་རྗེས 〔名〕贡献；成果；功劳；功德；功勋；业迹；勋业。

བྱས་རྗེས་ཅན 〔名〕功臣；有功者。

བྱས་རྗེས་དར་སྤེལ 〔语〕发扬成绩。

བྱས་རྗེས་ཡོད་མཁན 〔名〕功臣。

བྱས་རྗེས་རླབས་ཆེན 〔语〕丰功伟绩。

བྱས་ཉེས 〔名〕过错。

བྱས་དེབ 〔名〕簿，册。

བྱས་པ 〔名〕已作的事。〔动〕为 བྱེད་པ 的过去式。

བྱས་པ་ཅན 〔名〕1.有恩者。2.已作事者。

བྱས་འབྲས 〔名〕名堂，成就，效果。

བྱི་སྒོག 〔名〕蒜。

བྱི་ཏང་ག 〔名〕蔓荆子(药)。

བྱི་ཐུར 或 བྱི་དུར 〔名〕刺猬。

བྱི་དར 〔名〕丝织品。

བྱི་དུར 同 བྱི་ཐུར。

བྱི་དོར 同 བྱི་བདར 〔名〕抹拭；清洁；扫除。

བྱི་ཐིངས 〔形〕全数，总，皆；一切。

བྱི་ན་ས 〔名〕萹蓄(药)。

བྱི་པོ 或 བྱི་ཕོ 〔名〕奸夫。

བྱི་ཕྲུག 〔名〕私生子。

བྱི་བ 〔名〕1.鼠。2.秃发的。〔动〕为 འབྱི་བ 的过去式。

བྱི་བོ 〔名〕1.奸夫，淫乱者。2.秃发秃尾的。3.无装饰的。

བྱི་བོ་བྱེད་པ 〔名〕奸淫，苟合，通奸。

བྱི་བྱད 〔名〕扫除。

བྱི་བྱས་པ 同 འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པ 〔语〕已行淫事。

བྱི་བྲུན 〔名〕1.猫屎。2.鼠屎。

བྱི་མོ 〔名〕1.荡妇，娼妇；淫妇。2.秃妇。3.小女仆。

བྱི་ཙེར 〔名〕苍耳子(药)。

བྱི་རྫིག 〔名〕鼠。

བྱི་བཞིན 〔名〕女宿(二十八宿之一)。

བྱི་ཞེ 〔名〕秃冠(毛秃只有肉冠)。

བྱི་བཟང 〔名〕牛蒡子，仓子(药)。

བྱི་རིམས 〔名〕鼠疫。

བྱི་རུ 〔名〕珊瑚。

བྱི་རུག 〔名〕荆芥(药)。

བྱི་རུག་ནག་པོ 〔名〕 土香薷(药)。

བྱི་རུག་པ 〔名〕薄荷(药)。

བྱི་རུག་སྨུག་པོ 〔名〕 香薷草(药)。

བྱི་རུག་སེར་པོ 〔名〕 土荆芥(药)。

བྱི་ལ 〔名〕猫。

བྱི་ལ་དོམ 〔名〕熊猫。

བྱི་ལའི་མིག 〔名〕1.猫眼睛。2.雌黄。3.猫睛宝石。

བྱི་ཚོད 〔名〕鼢鼠；瞎老鼠。

བྱི་གཏོར 〔名〕奸淫；苟合。

བྱི་ཤྭན་དཀར་པོ 〔名〕春黄芪(药)。

བྱི་ཤྭན་གང་བུ་ཅན 〔名〕膜荚黄芪(药)。

བྱིང་གྲུ 〔名〕沉船。

བྱིང་རྒོད་གཉིས 〔名〕沉掉；惛沉和掉举(佛)。

བྱིང་འཐིབས 〔形〕沉迷；心智不明。

བྱིང་བ 〔动〕为 འབྱིང་བ 的过去式。

བྱིང་བོ 〔形〕沉迷；心智不明。

བྱིང་བྱིང་བུ་ཡུ 〔名〕 土鳖虫(药)。

བྱིང་མ 〔名〕呢子。

བྱིངས 〔形〕或〔名〕总，总共；共同；全；一切；众；大众。

བྱིངས་ཆེ 〔形〕总；共同；周遍；大众。

བྱིངས་པ 〔形〕或〔名〕全；总共；一般。

བྱིངས་པོ 〔形〕1.总的。2.共同的。

བྱིད་པ 〔动〕为 འབྱིད་པ 的过去式。

བྱིན 〔名〕幸福；赐福。〔形〕华观；华丽；庄严；宏大。〔动〕为 སྦྱིན་པ 的过去式和命令式。

བྱིན་ཆགས་པ 〔语〕威风，有威德；迷人的；令人心醉的；嬉戏的；柔弱的。

བྱིན་རྟེན 〔名〕 有加持的物品、象、塔等。

བྱིན་པ 〔名〕 胫；小腿；腿肚。

བྱིན་པགས 〔名〕 茶叶。

བྱིན་སྦལ 〔名〕 膝后的窝。

བྱིན་བབ 〔语〕 受到加持。

བྱིན་གཞུག 〔名〕 小腿的末部。

བྱིན་ཟ 〔名〕 火。

བྱིན་ཟའི་ཤིང 〔名〕 柴，薪。

བྱིན་རབ 〔名〕 宴会。

བྱིན་རླབས 〔语〕 加持(佛)；福佑；保佑。

བྱིན་ལན 〔语〕 谢恩；感恩；道谢。

བྱིན་ལེན 〔动〕 舍取(依法舍去和依法取得)；与取；授受。

བྱིན་ལེན་བྱས་པ 〔语〕 授受(佛)；彼授此受。

བྱིབ་པ 〔动〕 为 འབྱིབ་པ 的未来式。

བྱིབས་པ 〔动〕 为 འབྱིབ་པ 的过去式。

བྱིའུ 〔名〕 1.婴孩。2.小鼠；地鼠；田鼠。

བྱིའུ་མགོ 〔名〕 雀头石。

བྱིའུ་སྤུར་ཀ་མཆོག 〔名〕 凤仙花(药)。

བྱིའུ་ཟུལ 〔语〕 鸟抖毛的动作。

བྱིའུ་ལ་སྦུག 〔名〕 紫花芥(药)。

བྱིལ 〔名〕 耳坠，耳珰。

བྱིལ་བ 〔动〕 抿，摩抚；拍打。

བྱིལ་བྱིལ 〔动〕 抚摩，拍抚。

བྱིལ་བྱིལ་འགྲོ 〔语〕 侦察而行，潜行。

བྱིལ་ཟུག་པ 〔语〕 涂抹。

བྱིལ་ཟོ 〔名〕 1.裸体。2.荡妇，淫夫。

བྱིས་གླུ 〔名〕 儿歌。

བྱིས་སྒྲུང 〔名〕 童话。

བྱིས་ནད་ཚན་ཁག 〔名〕 小儿科。

བྱིས་ནད་རིག་པ 〔名〕 儿科学。

བྱིས་པ 〔名〕 1.小孩；婴儿。2.愚夫，凡夫。

བྱིས་པའི་སྲིད་ནད 〔名〕小儿麻痹(病)。

བྱིས་པའི་ཚོགས་པ 〔名〕儿童团。

བྱིས་བློ 〔形〕 幼稚(头脑)；童心。

བྱུ་རུ 〔名〕珊瑚。

བྱུ་རུ་སྦྱིད་ཐུན 〔名〕鞭打绣球(药)。

བྱུ་རུ་ལུགས་སུ་བཤད་པ 〔语〕照直说。

བྱུག་པ 〔动〕为 འབྱུག་པ 的未来式。

བྱུག་སྨན 〔名〕 外用药，药膏，软膏。

བྱུག་རིས 〔名〕1.画象。2.排；排班，座位。

བྱུག་གསེར 〔名〕镀金。

བྱུགས 〔动〕为 འབྱུག་པ 的命令式。

བྱུགས་པ 〔动〕为 འབྱུག་པ 的过去式。

བྱུང 〔动〕为 འབྱུང་བ 的过去式和命令式。

བྱུང་རྐྱེན 〔名〕起因；事端，事由。

བྱུང་རྒྱལ 〔形〕随便。

བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བ 〔语〕边吃边说，信口乱说，谎话。

བྱུང་བ 〔名〕故事；历史；掌故。

བྱུང་འབྲས 〔名〕究竟，结果，下场。

བྱུང་ཚད 〔名〕频率，出现的次数。

བྱུང་ཚུལ 〔名〕历史，故事，情节，遭遇，身世，节略；产生的情况。

བྱུང་རབས 〔名〕源流；身世。

བྱུར 同 ཉེ་དན 〔名〕恶运，灾难，痛苦，愁苦，悲痛，灾殃。

བྱུར་ལྟས 〔名〕1.恶征，恶兆。2.俗语 བྱུར་བུར 堆积。

བྱུར་བུ 〔形〕充满；充溢；稠密。

བྱུར་བུར་གང་བ 〔语〕1.堆积。2.盛满，满盈。

ཕྱུར་ཕྱུར་གཏམས་པ 同 ཕྱུར་བུར་གང་བ。

ཕྱུར་ཕྱུར 参看 ཕྱུར་བོ。

ཕྱུལ་ཞིབ་པ 〔语〕侦察；巡视。

ཕྱུལ་ཕྱུལ་བ 〔动〕1.同 ཕྱུལ་ཞིབ་པ。2.潜行。3.抚摩，如用手摩弄。

ཕྱུས 〔名〕1.功；功绩。2.计策；计谋。

ཕྱུས་འགྲོ་བ 〔语〕成功；计谋得施。

ཕྱུས་ལེགས 〔名〕善策；良谋，妙计。

བྱེ 〔名〕粉末。

བྱེ་ཐང 〔名〕沙漠；沙场；戈壁。

བྱེ་འདམ 〔名〕泥沙。

བྱེ་བ 〔数〕千万。〔动〕为 འབྱེ་བ 的过去式。

བྱེ་བྲག 〔名〕1.特别；特殊。2.差别；分别；分支。

བྱེ་མ 〔名〕沙。

བྱེ་མ་ཀ་ར 〔名〕白糖；砂糖。

བྱེ་མ་ཧྲོ་རོ་ཕོ 〔名〕1.朱砂。2.黄丹（药）。

བྱེ་མ་རེག་ཚད 〔名〕沙石；磨刀石。

བྱེ་མའི་ལྕགས་སྐོང 〔名〕砂模。

བྱེ་བཀོས་ས་དཔྱེ་བབས 〔名〕沙盘。

བྱེ་རླུང 〔名〕风沙。

བྱེ་གསེར 〔名〕沙金。

བྱེད་སྒོ 〔名〕活动；行动；业务；工作。

བྱེད་སྟངས 〔名〕方法；做法；举动；作风；方式；态度。

བྱེད་ཐབས 〔名〕办法；手法；措施。

བྱེད་པ 〔动〕未来式为 བྱ，过去式为 བྱས，命令式为 བྱོས。作；制造；行。

བྱེད་པ་པོ 〔名〕做事者，动作者；主动者。

བྱེད་ཕྱོགས 〔名〕方针。

བྱེད་ཡུལ 〔名〕对象（目标）。

བྱེད་རྐྱགས 〔名〕 [illegible]。

བྱེད་ལས 〔名〕 1.能作的事情，工作，作业。2.作用。

བྱེད་སྟོལ 〔名〕 方式；方法。

བྱེའུ 〔名〕 雀；小鸟。

བྱེའུ་རྩེ་ཀ 〔名〕 阿兰鸟，灵鹊，画眉。

བྱེའུ་མཆིལ་པ 〔名〕 1.麻雀。2.燕。

བྱེའུ་ཕུར་བ 〔名〕 1.蝗虫，蚂蚱。2.蝉。

བྱེར་འགྲམས 〔动〕 摊开；分别陈列。

བྱེར་བ 〔动〕 未来式为 འབྱེར，过去式为 བྱེར， 命令式为 འབྱེར。 1.分开，分离，碎裂。2.逃散，星散。

བྱེས་པ 〔名〕 1.暂时住所，外乡的寄居处。 2.他乡， 客地，旅次。

བྱོ 〔动〕 为 འབྱོ་བ 的过去式和命令式。

བྱོག 〔动〕 为 འབྱོག་པ 的过去式和命令式。

བྱོན 〔动〕 为 འབྱོན་པ 的过去式和命令式。

བྱོར 同 ནར་ནར 〔副〕 1.成排，成行。2.继续。

བྱོལ 〔动〕 为 འབྱོལ་བ 的过去式和命令式。

བྱོལ་སོང 〔名〕 兽，走兽，畜牲。

བྱོས 〔动〕 为 བྱེད་པ 的命令式。

བྲ 〔名〕 小鼠，豆鼠。

བྲ་ཉེ 〔名〕 胃宿(二十八宿之一)。

བྲ་ཕྱེ 〔名〕 荞麦面。

བྲ་བ 〔动〕 能，可能。

བྲ་བོ 〔名〕 荞麦。

བྲ་བོའི་ཚ་མ་འདྲ་བའི་སྤག་གཟིག་མེ་ཏོག 〔名〕 荞麦叶大百合(药)。

བྲ་མ 〔名〕 1.猫儿刺。2.君子，上流人。

བྲ་མ་ཞི 〔名〕 脂膏。

བྲ་མི་བྲ 〔语〕 可不可以，能

不能。

བྲ་ཅེ་གཡག 〔名〕一种刺猬。

བྲ་ཞིབ 〔名〕荞麦面。

བྲ་ཟིལ 〔名〕鼠粪，野鼠的粪蛋。

བྲ་ཤུན 〔名〕荞麦皮。

བྲག 〔名〕石岩。

བྲག་སྲ་ཏ་བོ 即 བཙན་ཤོ་རེ་རལ 〔名〕复盆子(药)。

བྲག་སྲིབས 〔名〕山岩的孔穴(如鹫鸟住处)。

བྲག་སྲིས་ཞི་ལྡན་དཀར་བོ 〔名〕岩黄芪(药)。

བྲག་རྒྱབ 〔名〕岩后；石山背后。

བྲག་སྒོག 〔名〕岩蒜，野蒜。

བྲག་ཙ 同 བྲག་ཚ 〔名〕回声。

བྲག་ཙ་འཁོར་བ 〔语〕回荡，谷声回荡。

བྲག་ཙ་ཏ་བོ 〔名〕复盆子(药)。

བྲག་ལྕུམ 〔名〕款冬花(药)。

བྲག་ཚ 同 བྲག་ཙ。

བྲག་གཞིངས 〔名〕危峰。

བྲག་རྡོ 〔名〕岩石。

བྲག་པ 同 ཁོང་ཁྲོ 〔名〕愤怒，恶意。

བྲག་སྤོས 即 ལྡན་ཤོ་རེ་རལ 〔名〕1.草香(生长于山岩上的香草)。2.山茶花(药)。

བྲག་སྤོས་ཟེད་པ 〔名〕卷叶瓦苇(药)。

བྲག་སྤོས་ཆེ་བ 〔名〕大叶石苇(药)。

བྲག་སྤོས་འབྲིད་པ 〔名〕戟叶石苇(药)。

བྲག་ཕུག 〔名〕岩洞，山洞。

བྲག་འཕྲང 〔名〕峡谷；崖谷。

བྲག་ཙངས 〔名〕石龙子；蜥蜴。

བྲག་ཞུན 〔名〕五灵脂；地松脂；石沥青(药)。

བྲག་རྫོམ 〔名〕岩洞；山洞，洞穴。

བྲག་གཟིག 〔名〕崖豹。

བྲག་གཟེངས 〔名〕巉岩。

བྲག་གཡབ 〔名〕察雅(西藏昌都地区的一个县)。

བྲག་རི 〔名〕崖；石山；山崖。

བྲག་ཤིག 〔名〕1.岩上的小蜘蛛。2.扁虱。

བྲག་སེའུ 〔名〕石栗。

བྲང 〔名〕1.胸膛，胸部；心坎。2.居所；住处。3.帐幕；帷帐。

བྲང་ཀྲད 〔名〕鞋底；皮底；拖鞋。

བྲང་ཤས 同 བྲང 〔名〕胸，心坎。

བྲང་སྐྱིའི་ཚ་ནད 〔名〕胸膜炎；肋膜炎(病)。

བྲང་སྐྱིས 〔名〕乳房的别名。

བྲང་ཁང 〔名〕1.住处，旅舍。2.食堂。

བྲང་ཁོག་མཚོ 〔名〕班戈湖(在西藏那曲地区班戈县)。

བྲང་རྒྱན 〔名〕胸饰。

བྲང་རྒྱབ་གཉིས 〔名〕前后。

བྲང་རེ 〔形〕喜欢。

བྲང་བདག 〔名〕房主；店主。

བྲང་ཟད 〔数〕些许，少许。

བྲང་ཤེང 〔副〕努力，勤奋。

བྲང་དམར 〔名〕鹭雉；锦雉。

བྲང་ཚ 〔名〕1.胃痛。2.醋心。

བྲང་མཚེས 〔名〕邻居；里人，邻人。

བྲང་ཏེལ 〔名〕胸膛的下部。

བྲང་ཟེ 〔名〕胸骨的尖端。

བྲང་གཡོགས 〔名〕甲胄，甲镜。

བྲང་ས 〔名〕住处；旅社。

བྲད 〔动〕为 འབྲད 的过去式和命令式。

བྲད་པ 〔动〕为 འབྲད་པ 的过去式。

བྲད་ཟད 〔形〕细小，少许。

བྲན 〔名〕仆人；奴仆；属民；奴隶。

བྲན་བཀོལ 〔名〕奴役。

བྲན་འཁོར 〔名〕仆从。

བྲན་སྒྱུར 〔名〕奴化。

བྲན་དུ་བཀོལ་བ 〔语〕奴役。

བྲན་པ 〔动〕为 འབྲན་པ 的未来式和过去式。

བྲན་པོ 〔名〕奴仆，男仆，男奴隶。

བྲན་མོ 〔名〕婢女，女仆，女奴隶。

བྲན་གཡོག 〔名〕奴隶，奴才，奴仆。

བྲན་གཡོག་བདག་པོ 〔名〕奴隶主。

བྲན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས 〔名〕奴隶社会。

བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས 〔名〕奴隶制度。

བྲབ་པ 〔动〕为 འབྲབ་པ 的未来式。

བྲབས་པ 〔动〕为 འབྲབ་པ 的过去式。

བྲམ་ཟེ 〔名〕婆罗门(义为净行)。

བྲའོ 〔名〕荞麦。

བྲལ་ཁ 〔名〕临别。

བྲལ་བ 〔动〕为 འབྲལ་བ 的未来式和过去式。

བྲལ་བྱལ་བ 〔动〕脱落，散落，零落。

བྲལ་མཚམས་ཞུ་བ 〔动〕告别，告辞。

བྲི་བ 〔动〕为 འབྲི་བ 的未来式。

བྲི་བ་གཞན 〔名〕小满(二十四节气之一)。

བྲིད་པ 〔动〕为 འབྲིད་པ 的过去式。

བྲིད་བྲིད 〔形〕昏暗，翳障，朦胧。

བྲིན 〔名〕价值，值钱。

བྲིན་པ 〔动〕1.畅销，行销。2.有价值。3.值钱，珍贵。

བྲིན་པོ 〔名〕1.需要的。2.推销者。

བྲིན་ཚོང 〔名〕贩卖(买卖)，销售。

བྲིམ་པ 〔动〕为 འབྲིམ་པ 的未

来式。

བྲིམས 〔动〕为 འབྲིམ་པ 的过去式和命令式。

བྲིས་སྐུ 〔名〕画象。

བྲིས་མཁན 〔名〕画家，写字者。

བྲིས་རྙིང 〔名〕旧著，古书，旧稿。

བྲིས་སྟངས 〔名〕写法，画法；书法。

བྲིས་ཐང 〔名〕画象，轴画，画幅。

བྲིས་པ 〔动〕为 འབྲི་བ 的过去式。

བྲིས་འབུར 〔动〕画象和塑象。

བྲིས་མ 〔名〕手抄本。

བྲུ་བ 〔动〕为 འབྲུ་བ 的未来式。〔名〕(古)腹，肚。

བྲུ་བ་ཚ 〔语〕肚子饥，饥饿。

བྲུ་ཤ 〔名〕1.祝夏（西藏西部古地名，在今阿里地区）。2.本教的一支，系由祝夏传入。

བྲུག་པ 〔动〕涨水，涨潮，水暴涨。

བྲུངས 〔动〕包括全部；分别包裹。

བྲུངས་ཀྱང 〔形〕(古)全部，一切；所有的。

བྲུངས་ཁུངས 〔名〕根源，本源。

བྲུན 〔名〕粪，屎。

བྲུབ་པ 〔动〕1.为 འབྲུབ་པ 的未来式。2.为 འབྲུབ་པ 的过去式。

བྲུབ་བྲུབ་བྱེད 〔动〕经管，收集；窖藏。

བྲུབས 〔名〕水沟。〔动〕为 འབྲུབ་པ 的过去式和命令式。

བྲུབས་ཆུ 〔名〕蓄水，积水。

བྲུབས་བཏང 〔语〕收与放。

བྲུབས་བྱེད 〔名〕收集者，收敛者。

བྲུལ 〔名〕碎屑，碎块。〔动〕参看 བྲུལ་བ。

བྲུལ་ཐོར་བ 〔动〕散落(如果熟落地)。

བྲུལ་བ 〔名〕碎块，碎屑，破碎的。〔动〕脱落，溜出，粉碎，破碎。

བྲུལ་བ 〔动〕凋零。

བྲུས 〔动〕为 འབྲུ་བ 的过去式和命令式。

བྲུས་ཆུ 〔名〕井水。

བྲུས་བསྲེས 〔动〕拌，和(如拌糌粑、和面)。

བྲེ 〔名〕1.升子(量谷类物的量具)。2.箕宿(二十八宿之一)。

བྲེ་ཀོ 〔名〕浣洗用的皮盆。

བྲེ་ཀོར 〔名〕搬指。

བྲེ་ག 〔名〕荜茇(药)。

བྲེ་གང 同 བྲེ་བོ་གང 〔语〕一升(二十升为一克)。

བྲེ་ཆུང 〔名〕小升子。

བྲེ་ཕུལ 〔量〕捧，把，如：བྲ་ཕུལ་གང 一捧。

བྲེ་བ 〔动〕未来式为 བྲི，过去式为 བྲིས。1.挂；悬挂。2.绷；扯。3.环绕；盘绕。

བྲེ་བོ 〔名〕1.广，阔。2.同 བྲེ。

བྲེ་བོ་གང 同 བྲེ་གང。

བྲེ་བོ་ཆེ 〔名〕斗。

བྲེ་བོའི་ཟས 〔名〕用升子量的食品。

བྲེ་མོ 〔名〕笑谈；戏言；聊天；闲谈。

བྲེ་མོའི་གཏམ 〔名〕绮语(佛)；无意义的戏谈；说笑话。

བྲེ་ཚད 〔名〕一升之量。

བྲེག་པ 〔动〕为 འབྲེག་པ 的未来式。

བྲེགས་པ 〔动〕为 འབྲེག་པ 的过去式。

བྲེང 〔形〕少许。

བྲེང་བ 或作 འབྲེང་བ 〔名〕皮条。

བྲེང་བྲེང་བ 〔动〕追随，一个跟一个，接连不断。

བྲེང་མ་ཆད་པ 〔语〕接连不断，继续不断。

བྲེད་སྐད 同 བྲེད་གདངས
〔名〕惊惧的声音或语言。

བྲེད་འཁྲིམས་པ 〔形〕畏惧，惊惧。

བྲེད་གདངས 同 བྲེད་སྐད。

བྲེད་པ 〔形〕惊惶，猛惊。

བྲེད་ཤ་ཐོན་པ 〔语〕畏惧到极点；很怕。

བྲེལ་ཐོངས 〔形〕忙坏了，忙的要命。

བྲེལ་བ 〔形〕忙，忙碌。

བྲེལ་བ་ཆེ་དོ 〔语〕太忙，很忙。

བྲེལ་འཚུབ་འཚུབ 〔语〕急急忙忙，匆匆忙忙。

བྲེལ་ཟིང 〔形〕繁忙。

བྲེལ་ཟུང 〔名〕忙碌，忙乱，仓促。

བྲེས 〔动〕为 འབྲེ་བ 的过去式和命令式。

བྲེས་ཁྲ 或 བྲེས 〔名〕栅，栏，圈棚，篱笆。

བྲེས་པ 〔名〕斗级(官名)；粮食管理员。〔动〕为 བྲེ་བ 的过去式。

བྲོ 〔名〕1.舞蹈。2.誓言，诅咒。3.干粮，盘缠，口粮。

བྲོ་འཁྲབ 〔名〕舞蹈，跳舞。

བྲོ་གར 〔名〕1.舞蹈。2.戏剧演奏，戏曲。

བྲོ་དམ་པོས་བསྒྲག 〔语〕使其重誓。

བྲོ་རྡོར་བ 同 བྲོ་བོར་བ
〔语〕赌咒，发誓。

བྲོ་བརྡུང 〔名〕跳舞。

བྲོ་ནད 〔名〕疾病。

བྲོ་བ 〔名〕味，滋味。〔动〕1.享受。2.呛，味道呛人。

བྲོ་བ་འབོར་བ 〔动〕宣誓，发愿。

བྲོ་བོར་བ 同 བྲོ་རྡོར་བ。

བྲོ་མྱང་བ 〔语〕尝味。

བྲོ་འཚལ 〔语〕患病，伤风，感冒。

བྲོ་གཞས 〔名〕歌舞。

བྲོ་གོར 〔名〕旋舞(藏族一种舞蹈)。

བྲིད 〔动〕受引诱，受欺骗。

བྲོད 同 བྲོ་བ 〔名〕味；滋味；风味。

བྲོད་པ 〔形〕1.热心。2.快乐；愉快；兴奋。〔动〕游戏，歌舞，玩乐。

བྲོན 〔动〕为 འབྲེན་པ 的命令式。

བྲོབས 〔动〕为 འབྲབ་པ 和 འབྲོང་པ 的命令式。

བྲོས 〔动〕为 འབྲོས་པ 的过去式。

བྲོས་བྱོལ 〔名〕逃避；开小差；潜逃。

བྲོས་དམག 〔名〕逃兵。

བླ 〔名〕1.在上者；较优者。2.魂魄。〔形〕1.上；胜；好；优越。2.忍耐；可以；能成。

བླ་སྐྱེལ 同 བླ་བསྐྱལ 〔语〕无穷，不尽。

བླ་སྐྱེས 〔名〕上等礼物；上品；尝新。

བླ་སྐྱེས་འབུལ་བ 〔语〕馈赠上等礼品。

བླ་བསྐྱལ 同 བླ་སྐྱེལ。

བླ་ཁྱད 同 བླ་ཐོད 〔形〕轻侮；傲慢；自满；自大。

བླ་མཁྱེན 〔名〕1.善知。2.后妃的眷属。3.历算家。

བླ་འཁྱམས་པ 〔语〕1.失魂，丢魂，落魄。2.游魂。

བླ་གབ 〔名〕1.顶棚；天棚；顶盖。2.如肩巾样遮盖身体的衣服。

བླ་གོར་ཞོ་ཤ 即 བལ་གོར་ཞོ་ཤ 〔名〕木腰子(药)。

བླ་གོས 〔名〕上衣(比丘法衣之一)(佛)。

བླ་སློབ 〔名〕师徒；师长与徒弟。

བླ་འགུགས 〔名〕召魂。

བླ་བརྒྱུད 〔名〕师承，师传。

བླ་རྫོལ 〔名〕信口乱说；语言粗鲁。

བླ་ཆད་པ 〔语〕丧胆。

བླ་འཆོལ 同 བླ་ཐོའི་ཚིག 〔名〕杂语；绮语(佛)。

བླ་གཉན 同 བླ་མ་བཀའ··· གཉན་པོ 〔名〕严师。

བླ་བརྫོལ 〔名〕谎语；不加思虑；轻率；鲁莽；轻言。

བླ་ཐབས 〔副〕或〔名〕1.忽然。2.忍耐的方法。

བླ་མཐང 同 བླ་འོག 〔名〕上下；上部与下部。

བླ་དྭགས 〔名〕1.名号。2.抽象名词。3.命名；安立名目；暂加的称号。4.原字；根本字。5.可以；能行。

བླ་དར 〔名〕屋顶上的小幡旗（上边写祝福语）。

བླ་འདར་བ 〔语〕丧胆。

བླ་རྫོལ 〔名〕谎言；虚伪。

བླ་ན 〔语〕在上；在顶。

བླ་ན་མཐོ་བ 〔名〕最高。

བླ་ན་མེད་པ 〔名〕1.佛。2.无上；至高的；神圣。

བླ་ན་མེད་པའི་བདུད་རྩི 〔名〕无上甘露（指一切智者的智慧）。

བླ་གཎས 〔名〕一种算术名。

བླ་བ 〔名〕造诣；造化；资格。

བླ་ཕུད 同 བླ་ཁྱད。

བླ་བོ 〔名〕言谈；谈话。

བླ་བྲང 〔名〕1.大活佛的居所。2.拉卜楞（甘肃省一地名）。

བླ་བྲེ 或 བླ་བྲེས 参看 བླ་རེ 〔名〕宝盖；华盖。

བླ་འབོད 〔语〕叫魂。

བླ་མ 〔名〕1.上者；上师；师长。2.喇嘛。3.术曜。

བླ་མ་བཀའ་གཉན་པོ 同 བླ་གཉན。

བླ་མེད 同 བླ་ན་མེད་པ。

བླ་རྩ 〔名〕命脉。

བླ་ཚེ 〔名〕寿命。

བླ་མཚོ 〔名〕神海，神湖。

བླ་འཚོ 〔名〕生活；份。

བླ་བུར་ 同 བློ་བུར་ 〔副〕立刻，忽然。

བླ་འོག 同 བླ་མཐང。

བླ་རེ 〔名〕华盖，宝盖。

བླ་ཤིང 〔名〕1.神树。2.生命树。

བླག་པ 〔动〕为 ཀློག་པ 的未来式。

བླགས་པ 〔动〕为 ཀློག་པ 的过去式。

བླང་དོར 〔名〕取舍，所取与所舍。

བླང་དོར་འཛོལ་མེད 〔语〕取舍无错。

བླང་བ 〔动〕为 ལེན་པ 的未来式。

བླང་བྱ 〔名〕要求。

བླང་བྱ་ནན་ཏན་དགས་པ 〔语〕苛求。

བླངས་པ 〔动〕为 ལེན་པ 的过去式。

བླད་པ 〔动〕嚼，咬，反刍。

བླན་པ 同 ལན་བླན་པ 〔动〕1.回答，答复。2.补缀。

བླའི་གྲྭ 〔名〕大臣集会的厅堂。

བླའོ 〔语〕胜，好。

བླས་པ 〔名〕编织者。〔动〕编，编织。

བླུ་ཕྱ 〔名〕赎买。

བླུ་བ 〔动〕未来式为 བླུ，过去式和命令式为 བླུས。赎回；赎买；赎。

བླུ་ཡོན 〔名〕赎金。

བླུག་པ 〔动〕为 ལྡུག་པ 的未来式。倾倒，倒。

བླུགས 〔动〕为 ལྡུག་པ 的过去式及命令式。

བླུགས་གཟར 〔名〕1.灌杓（密宗烧护摩时所用的杓）。2.熔炉。

བླུད 〔动〕为 ལྡུད་པ 的过去式及命令式。

བླུན་པོ 〔名〕愚人，傻子，糊涂人。〔形〕愚笨。

བླུན་རྨོངས 〔形〕傻瓜；愚蠢，糊涂；愚昧。

བླུས 〔动〕为 བླུ་བ 的过去式

和命令式。

བླུས་མ 〔名〕赎取之物。

བློ 〔名〕智慧，心眼，心计。

བློ་དཀར 〔名〕忠诚。

བློ་དཀར་སེམས་དཀར 〔语〕忠诚；尽忠。

བློ་བསྐོད 〔名〕主张。

བློ་སྐྱེ 〔语〕生计谋。

བློ་སྐྱེད 〔名〕发心，心得。

བློ་སྐྱེལ་བ 〔语〕依赖，依靠。

བློ་ཁ 〔名〕情绪，胸怀，心情，心思。

བློ་ཁ་གཏད་ཕྱོགས 〔语〕倾向。

བློ་ཁ་མཐོན་པོ 〔名〕雄心。

བློ་ཁམས 〔名〕意境，思想境界，心地。

བློ་ཁེལ་བ 〔语〕信赖，信任，倚仗，可靠。

བློ་ཁོག 〔名〕1.心怀，心胸，襟怀，胸怀。2.胆量，胆略，胆子。

བློ་ཁོག་ཆེ 〔名〕1.勇敢。2.心胸宽阔，心怀广扩，度量大，豁达。3.胆大。

བློ་ཁོག་ཆེན་པོ 〔名〕勇敢。

བློ་ཁོག་ཡངས་པ 同 བདག་ཉིད་ཆེ。

བློ་ཁྲིད་པ 〔语〕开导，授计，教办法。

བློ་འཁུམ 〔名〕保守，畏缩。

བློ་གྲི 〔名〕匕首。

བློ་གྲོས 同 ཤེས་རབ 〔名〕慧，智，识，理解，智慧。

བློ་གྲོས་ཅན 同 བློ་སྙམ་པ 或 བློ་གཉེར་བ 〔名〕智慧者，聪明的。

བློ་འགྱུ་བ 〔语〕心动摇，多疑。

བློ་འགྱུར་བ 〔语〕动摇，变心。

བློ་རྒྱ 〔名〕心量，度量，胸怀。

བློ་སྙམ་པ 同 བློ་གྲོས་ཅན。

བློ་སྙིང 〔名〕心窍，智力。

བློ་སྙིང་ཕྱེ་བ 〔语〕开窍，启发，启示。

བློ་ངན 〔名〕1.坏思想。2.辛酉年。

བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག 〔语〕齐心；全心全意。

བློ་ཆགས་པ 〔动〕眷恋。

བློ་ཆེ་བ 同 བདག་ཉིད་ཆེ。

བློ་ཉེ་བ 〔名〕友善的，可爱的。

བློ་གཏིང་པ 同 བློ་གྲོས་ཅན。

བློ་སྟོབས 〔名〕1.勇敢。2.慷慨；宏量。3.刚毅；勇气。

བློ་སྟོབས་ཆེ་བ 〔名〕雄心。

བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད 〔语〕坚定不移。

བློ་ཐག་གཅོད་པ 〔动〕决断。

བློ་ཐག་ཐད་བཅད 〔语〕坚决，决心。

བློ་མཐུན 〔名〕同志。

བློ་འཐམས 同 བློ་ཐོང་བ。

བློ་ནོང་ཅན 〔名〕奸诈者，心黑者。

བློ་ཟིད་པོ 〔名〕圆滑的人，滑头。

བློ་ཟེ་བ 同 བློ་བག་ཟེ་བ 〔名〕可意的，可喜的。

བློ་གདིང 〔名〕1.希望。2.坚信，信托。

བློ་འདིང་ཅན 〔名〕多谋善断者。

བློ་འདོད 〔名〕主张；意愿。

བློ་འདོན 〔名〕默诵；诵读。

བློ་འདྲོག་པ 〔语〕心惊。

བློ་ལྡན 〔名〕1.智者，有智力的。2.木曜。

བློ་ལྡན་མ 〔名〕有慧有德的女人。

བློ་རྣོ 〔形〕聪明，灵敏。

བློ་སྣ 〔名〕1.志向。2.心起初的分别(佛)。

བློ་པ 〔动〕能。

བློ་སྤོབས 〔名〕魄力。

བློ་ཕམ་པ 〔动〕遗憾。

བློ་ཕམ་ཡིད་ཆད 〔语〕寒心。

བློ་ཕུག་མི་གཏོད 〔语〕不信赖。

བློ་ཕུགས 〔名〕内心。

བློ་ཕྱོགས 〔语〕倾向。

བློ་བ 〔名〕智慧。

བློ་བག་ཟོ་བ 同 བློ་ཟོ་བ。

བློ་བྲི 〔名〕默写。

བློ་སྟོང་བ 同 བློ་འཐུམས 〔语〕愚昧的，心智不明的。

བློ་སྟོང་སྟོང་བ 同 བློ་སྟོང་བ。

བློ་འབྱོངས་པ 〔语〕思想修养。

བློ་སྦྱོང 〔名〕修养，涵养。

བློ་མང་བ 〔语〕思虑多。

བློ་མིག 〔名〕慧，智慧；心眼。

བློ་མོས་ཡིད་སྨོ 〔语〕甘心情愿。

བློ་གཙང 同 ཤེས་རབ་ཅན 〔名〕博学具慧者。

བློ་རྩ 〔名〕心脉。

བློ་རྩལ 〔名〕计谋；策略；智力。

བློ་རྩེ 〔名〕1.心意；心志。2.专心。

བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ 〔语〕精心，专心。

བློ་ཚབ་པ 〔语〕心乱，着急；焦急。

བློ་འཚབ 〔名〕心乱，焦急，着急。

བློ་འཛིན 〔名〕记忆，背诵；记住。

བློ་བཟང 〔名〕善慧，智者。

བློ་ཡུལ 〔名〕意境，思想境界。

བློ་ཡོ་བ 〔语〕狡诈，奸滑。

བློ་གཡོ་བ 〔语〕动摇的，不坚定的，无定见的；无主见的。

བློ་རིག 〔名〕智慧，心机。

བློ་རིག་གསལ་པོ 〔语〕理智，聪明。

བློ་རིག་གསལ་བ 〔语〕聪明，理智。

བློ་བརྒྱག་པ 〔语〕1.心服，深信；坚信。2.（古）知心；莫逆。

བློ་ལ་བབ་པ 〔语〕称心，合意，看中。

བློ་ལ་འཛིན་པ 〔语〕铭记。

བློ་ལིངས་བསྐྱུར་བ 〔语〕弃绝系念。

བློ་ཙ་ཙོད 〔语〕性急，心急。

བློ་སེམས 〔名〕心情，心思。

བློ་སེམས་དཀར་བ 〔语〕赤胆忠心。

བློ་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ 〔语〕齐心。

བློ་གསལ 〔名〕1.聪明，心智明了；灵透。2.马的别名。

བློ་ཤུགས 同 སེམས་གང་ཤར 〔名〕(思想上的)各种反映。

བློ་ཧྲེད་ཧྲེད 〔形〕镇静。

བློག་པ 〔动〕未来式为 བླག，过去式为 བླགས，命令式为 བློགས。1.倾听。2.落泪。

བློགས 〔动〕为 བློག་པ 的命令式。

བློད་པ 〔形〕蒙昧；心意昏沉；愚笨，不智。

བློད་བློད་པ 同 བློད་པ。

བློན 同 གྲོས 〔名〕商议。

བློན་ཆེན 〔名〕大臣。

བློན་འདེབས 〔语〕建议；劝导。

བློན་པོ 〔名〕大臣，文臣。

བློན་པོ་རི་རལ 参看 ཐག་སྤོས。

བློས་བཅལ་བ 同 བློས་འཇལ 〔语〕以心智观察，用理智了解。

བློས་ཐེགས 〔语〕心所堪能；心智能辨别。

བློས་འཆུན 〔语〕心智能克制。

བློས་འཇལ 同 བློས་བཅལ་བ。

བློས་འཇུན 同 བློས་འཆུན。

བློས་བཏང 〔语〕已从内心舍弃，牺牲(本义的引伸)。

བློས་བླང་མི་འགྱུར་བ 〔语〕不违信守，信守不逾。

བློས་བླངས་དམག 〔名〕义勇军。

བློས་མི་ཕྲིབས་པ 〔语〕毫无心意。

བློས་བསླང 〔名〕坛场(佛)；用铜或木做的坛场模型。

དབག་པ 〔动〕未来式为 དབག，过去式为 དབགས。遮盖，复，污染。

དབགས་པ 〔动〕为 དབག་པ 的过去式。

དབང 〔名〕权；权力。

དབང་བསྐུར 〔名〕1.授权。2.灌顶(密宗传法的一种仪式)。

དབང་གྲགས 〔名〕权威。

དབང་གྲགས་ཅན 〔名〕权威(人)。

དབང་བསྒྱུར 〔名〕统治。

དབང་སྔོན 〔名〕映青，帝青，兰宝石。

དབང་ཆ 〔名〕权力，权势。

དབང་ཆ་སྐྱུར་བ 〔语〕弃权。

དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད 〔语〕集权。

དབང་རྟུལ 〔名〕心智贫乏；迟钝；钝根(佛)。

དབང་རྟེན་ལྔ 〔名〕五器官；五脏(即 ནམ་མཁའི་རྟེན 心脏，རླུང་གི་རྟེན 肺脏，མེ་ཡི་རྟེན 肝脏，ཆུ་ཡི་རྟེན 肾脏，ས་ཡི་རྟེན 脾脏)。

དབང་ཐང 〔名〕1.势力，权威；权势。2.命运；有福德者。

དབང་ཐོབ་པ 〔名〕获得权势者。

དབང་དུ་འདུས་པ 〔语〕归服，归顺。

དབང་དུ་བསྡུས་པ 〔语〕收服；制服；征服。

དབང་སྡུད་རིང་ལུགས 〔名〕集权主义。

དབང་རྣོན 〔名〕利根(佛)，敏捷的智慧。

དབང་པོ 〔名〕1.根，官能。2.月亮。3.东方。4.帝释。5.权威者；有势力者；主宰者，支配者。6.数(代五)。

དབང་པོ་ལྔ 〔名〕五根，即，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根为五根。又五根：信根、解根、念根、定根、慧根(佛)。

དབང་ཕྱུག 〔名〕1.权威，权势。2.丁丑年。3.自在。4.富贵。

དབང་ཕྱོགས 〔名〕东方；自在方(1.指东方。2.指下弦月)。

དབང་བ 〔动〕 所有；属于；领有；掌握。

དབང་ཟ 〔名〕 1.绳。2.系带；钮扣。3.横竿。

དབང་བོ 同 དབང་པོ。

དབང་བྱེད་པོ 〔名〕 1.主管者。2.管家。

དབང་བློན 〔名〕 大臣；有权的大臣；当权的大臣。

དབང་འབྱོར 〔名〕 1.权势大。2.富裕；富强。

དབང་མེད 〔名〕 不由自主；无权。

དབང་བཙན 〔名〕 1.坚固；巩固。2.强胜。

དབང་མཚམས 〔名〕 权限。

དབང་འཛིན་པ 〔名〕 当权派；当权者；掌权者。

དབང་ཟ་བ 〔语〕（古）1.诽谤。2.使用权力。3.被屈服。4.霸占。

དབང་ཕོད 〔名〕 1.有权；猛力。2.虐待。

དབང་རིལ 〔名〕 腹中宝(药)。

དབང་ལག 〔名〕 手掌参(药)。

དབང་ལག་དམན་པ 〔名〕 二叶鹭兰；凹舌兰(药)。

དབང་ལག་ཞན་པ 〔名〕 盘龙参(药)。

དབང་ཤེད་ཅན 〔名〕 豪绅；土豪。

དབབ་པ 〔动〕 为 འབབ་པ 及 འབེབས་པ 的未来式。

དབའ 〔名〕 巨波；波涛。〔象〕 表示恭敬的词，如说：是。

དབའ་རློང 〔名〕 波涛。

དབའ་སྒལ 〔名〕（古）波浪。

དབའ་རླབས 同 རྦ་རླབས。

དབར 同 བར 〔名〕 两者之间；中间；其间。

དབར་མཆན 〔名〕 夹注。

དབལ 〔名〕 1.尖；顶。2.身体复原。3.温热。〔动〕 为 འབལ་བ 的未来式。

དབལ་ཚ་བ 〔形〕 1.敏锐，锋利。2.活泼；有精神。

དབུ 〔名〕 1.头(敬)。2.起始。

དབུ་སྐོར་གཡོ་ཟུས 〔语〕 欺骗(谦语)。

དབུ་སྐྲ 〔名〕 头发(敬)。

དབུ་ཁྱུད 〔名〕 藏文起首号，如："༄༅།།"。

དབུ་བཞིས 同 གཙོ་བཞིས 〔名〕 1.主要物，主要财物。2.为主。

དབུ་རྒྱན 〔名〕 头饰，冠冕(头上的装饰品)。

དབུ་སྔས 〔名〕 枕头(敬)。

དབུ་ཅན 〔名〕 藏文楷字。

དབུ་ལྷུད་ཚོ 同 དབུ་ཚོ。

དབུ་ཏོག་ཏོག 〔形〕 点头，头略动(敬)。

དབུ་ཁྱུད 〔名〕 1.字头，如："༄༅།།"。2.草楷。

དབུ་ཆེན 〔名〕 1.首领。2.大头。3.工头；长官。4.楷字。

དབུ་ཇེ 〔名〕 尊长。

དབུ་སྐྱུད 〔名〕 1.发誓，赌咒。2.头痛(敬)。

དབུ་སྙིགས་རྒྱབ་པ 〔语〕 执拗；固执。

དབུ་སྙེད་པ 〔语〕 起初，开始；成立；开头。

དབུ་བརྙེས་པ 〔语〕 诞生；成立。

དབུ་བསྙུན་པ 〔形〕 头痛(敬)。

དབུ་གཟིགས་པ 〔语〕 会面，相遇(敬)。

དབུ་གདུགས 〔名〕 伞(敬)。

དབུ་སྤྱི 为 དབུ་མཛད་དང་སྤྱི་པ 的缩写〔名〕寺院组织中的职称，领经和总管。

དབུ་ཐོག་ཞབས་ཐོག 〔语〕 暗射，暗指，隐射。

དབུ་ཟིད 同 ཆུའི་ལྦུ་བ 〔名〕 水泡沫。

དབུ་འཕང亦作དབུ་འཕངས 〔名〕 地位，职位(敬)，权势。

དབུ་བ 〔名〕 水泡；泡沫。

དབུ་བ་བརྡོས་པ 〔语〕一团泡沫（空想）。

དབུ་བླ 〔名〕1.恩师。2.国师。

དབུ་མ 〔名〕1.体中的中脉（佛）。2.中观，中道（佛）。3.中，中间。

དབུ་མེད 〔名〕行书，草书。

དབུ་རྨོག 〔名〕1.盔。2.威望，人望。

དབུ་རྨོག་བཙན་པ 〔语〕尊贵，富贵圆满。

དབུ་གཙོ 〔名〕1.长老；老年人。2.首领。

དབུ་རྩེ 〔名〕1.屋顶。2.中峰。

དབུ་རྩེའི་བྱ་འདབ 〔名〕屋顶的飞檐。

དབུ་མཛད 〔名〕1.工头。2.领头。

དབུ་ཞྭ 〔名〕帽（敬）。

དབུ་བཞུགས 〔名〕1.首席。2.坐在中间的。

དབུ་ཡ 〔名〕面部，脸孔。

དབུ་ཡུ་མ 〔名〕牝犏牛（无角者）。

དབུ་ལོ 同 དབུ་ལྕང་ལོ 〔名〕发辫（敬）。

དབུ་ཤོག 〔名〕封面，封皮。

དབུག 〔名〕洞，穴，凹处。

དབུག་པ 〔动〕为 འབུགས་པ 的未来式。

དབུགས 〔名〕1.呼吸。2.气，气息。3.节气。

དབུགས་སྒང 〔名〕气球。

དབུགས་ཆད་པ 〔语〕断气；死，呼吸停止。

དབུགས་གཏོང་ལེན 〔语〕呼吸。

དབུགས་འཐུམ་འཐུམ 〔形〕出不来气，窒息。

དབུགས་ཕྱུང 〔语〕1.使呼气。2.为 དབུགས་འབྱིན 的过去式。3.解脱（佛）。

དབུགས་བྲལ 〔语〕气绝，断气。

དབུགས་དབྱུང 〔语〕1.为 དབུགས་འབྱིན 的未来式。2.解脱（佛）。

དབུགས་འབྱིན 〔语〕 使呼气；使吐气（现在式）。

དབུགས་བརྒྱགས 〔语〕 气喘（如气壅塞）；气喘吁吁。

དབུགས་འཚང་བ 〔语〕 喘气。

དབུགས་ལམ 〔名〕 呼吸道。

དབུང 同 དབུས 〔名〕 中间；中央。

དབུད 同 དབུང。

དབུབ་པ 〔动〕 为 འབུབས་པ 的未来式。

དབུར 〔动〕 1.熨。2.磨光；磨。

དབུར་ཏེ 〔名〕 熨斗；烙铁（裁缝的工具）。

དབུར་རྡོ 〔名〕 磨石；磨光石。

དབུར་ཤིང 〔名〕 磨光板。

དབུལ་ཕྱུད 〔形〕 穷棒子；赤贫。

དབུལ་པོ 〔名〕 贫民；穷人。

དབུལ་པོ་དབུལ་ཕྱུད 〔名〕 穷困；赤贫。

དབུལ་ཕོངས 〔形〕 贫苦；贫困；贫穷；贫乏。

དབུལ་བ 〔动〕 为 འབུལ་བ 的未来式。

དབུལ་བོ 〔名〕 贫苦人，穷人。

དབུས 〔名〕 1.中央；中间。2.卫（西藏的中部）；前藏。

དབུས་ཁུལ 〔名〕 中部。

དབུས་པ 〔名〕 前藏人。

དབུས་ཕྱོགས 〔名〕 中部。

དབུས་མ 〔名〕 中央，中间；中心；中等。

དབུས་གཙང 〔名〕 前藏与后藏；卫藏（西藏的旧称）。

དབུས་ཞོ 〔名〕 一钱（指银子）。

དབེན 〔形〕 1.孤独。 2.寂静。3.稀少。

དབེན་གནས 〔名〕 1.孤寂处，僻静处。2.旷野。

དབེན་པ 〔名〕 隐所；寂静处。

དབེན་པ་ཅན 〔名〕 遁世者；幽居者；隐士。

དབེན་ས 同 དབེན་པ。

དབེན་ས་པ 〔名〕 静居者；住山者。

དབོ 〔名〕 1.翼宿(二十八宿之一)。2.肷皮。

དབོ་ཆེན 同 **དབོ་ཟླ་བ** 〔名〕 1.孟春。2.翼宿满月，阴历二月。

དབོ་མཆུ 〔名〕 滴水的漏槽。

དབོ་བ 〔动〕 为 འབོ་བ 的未来式。

དབོ་ཟླ་བ 同 **དབོ་ཆེན**。

དབོག་པ 〔动〕 为 འབོགས་པ 的未来式。

དབོན་རྒྱུད 〔名〕 父的兄弟族系。

དབོན་པོ 〔名〕 1.贵族与活佛之侄、孙。2.寺院的监理者(通常以活佛之侄或孙为之)。

དབོར་སྐྱེལ 〔名〕 运送。

དབོར་གླ 〔名〕 运费。

དབོར་འདྲེན 〔名〕 运输；搬运。

དབོར་བ 〔动〕 搬运，运输，运送。

དབོལ་བ 〔动〕 泼水。〔形〕深，

དབོས 〔动〕 膨胀，臌胀。

དབྱངས 〔名〕 1.母音，元音。2.韵；调子。

དབྱངས་ཅན 〔名〕 妙音。

དབྱངས་ཅན་མ 〔名〕 妙音天女。

དབྱངས་གཅིག་པ 〔语〕 1.声调一致；一致。2.一边。

དབྱངས་སྙན 〔名〕 妙音；悦耳之音。

དབྱངས་བདུན 〔名〕 七妙音(指孔雀、鹅、牛、山羊、杜鹃、马、象等)。

དབྱངས་ཡིག 〔名〕 母音；元音。

དབྱར་སྐྱེས 〔名〕 1.夏生；蛙的别名。2.雷声。

དབྱར་སྐྱེས་ཛ་གསང 〔语〕 雷声；夏天响亮的雷声。

དབྱར་ཁ 或 **དབྱར** 〔名〕 夏，夏天；夏季。

དབྱར་ཁང 〔名〕 1.夏天住的房舍。2.比丘尼庵。

དབྱར་གྱི་རྒྱལ་པོ 〔名〕盛夏；夏季。

དབྱར་གཅིག་མ 〔名〕经一夏者。

དབྱར་ཆས 〔名〕夏装；夏季的服装。

དབྱར་ཉི་ལྡོག 〔名〕夏至(二十四节气之一)。

དབྱར་གཉིས་མ 〔名〕经两夏者。

དབྱར་བསྙལ 〔名〕夏季休耕；歇地。

དབྱར་ཕུད 〔名〕夏季的戏剧。

དབྱར་ཐ་མ 〔名〕1.季夏。2.阴历六月。

དབྱར་དུས 同 དབྱར་ཁ 〔名〕夏季。

དབྱར་འདབ 〔名〕底座，放置器具的座儿。

དབྱར་འདེབས 〔名〕夏播。

དབྱར་སྡུད 〔名〕夏收。

དབྱར་པ 〔名〕白杨。

དབྱར་འབྲིང 〔名〕1.仲夏。2.阴历五月。

དབྱར་རྨོ 〔名〕夏耕。

དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ 〔名〕冬虫夏草(药)。

དབྱར་ཚུགས 〔名〕立夏(二十四节气之一)。

དབྱར་མཚེར 〔名〕夏季牧场。

དབྱར་མཚོ་རྒྱས་པ་བཞིན 〔语〕蓬勃，欣欣向荣。

དབྱར་ར་བ 〔名〕1.孟夏，初夏。2.阴历四月。

དབྱར་རིངས 〔名〕一夏，整个夏季。

དབྱར་ས 〔名〕夏季牧场。

དབྱི 同 དབྱི་དཀར 〔名〕猞猁。

དབྱི་གུ 〔名〕小棍。

དབྱི་བ 〔动〕为 འབྱེད་པ 和 འབྱེད་པ 的未来式。

དབྱི་མ 〔名〕雌猞猁。

དབྱི་མོ 〔名〕1.苘麻。2.雌猞猁。

དབྱི་མོང་དཀར་པོ 〔名〕绣球藤(药)。

དབྱི་མོང་ཁྲ་བོ 〔名〕 花木通(药)。

དབྱི་མོང་ནག་པོ 〔名〕 大萼铁线莲(药)。

དབྱི་མོང་སེར་པོ 〔名〕 黄花铁线莲(药)。

དབྱི་སི་ལན་གྱི་ཆོས་ལུགས 〔语〕(汉)伊斯兰教。

དབྱིག 或 དབྱིགས 同 ནོར 〔名〕 宝；宝的总名称。

དབྱིག་ཀྱུ 〔名〕 杖；连枷。

དབྱིག་གཉེན 〔名〕 世亲(佛教一位著明论师，俱舍论著者)。

དབྱིག་ཐོགས་པ 〔名〕 持杖；拄拐杖者。

དབྱིག་དུག 〔名〕 宝毒。

དབྱིག་པ 同 དབྱུག་པ 〔名〕 手杖；小杖；棍。

དབྱིག་ཐུ 〔名〕 棒槌。

དབྱིག་མང 〔名〕 富翁；巨富，财宝多者。

དབྱིག་ཚ 〔名〕 细颜料，擂细的颜料。

དབྱིག་འཛིན 〔名〕 大地的藻词，地球的别名(藻)。

དབྱིག་བཤེས 〔名〕 世友(佛教一位论师)。

དབྱིངས 〔名〕 界；界体，周界。

དབྱིངས་ཞུགས་པ 〔语〕 上瘾。

དབྱིན་པ 或 དབྱིན་བྱེད་པ 〔动〕 怂恿；鼓动。

དབྱིབ་ཚ 〔名〕 陶器，缸。

དབྱིབས 〔名〕 1.型；形状；样子。2.骨格。

དབྱིབས་གྲུ་བཞི་མ 〔名〕 四方形。

དབྱིབས་མཐའ་བཞི་མ 〔名〕 四边形。

དབྱུ་ཀྱུ 〔名〕 杖；细棍，棒槌。

དབྱུག་ཏོ 〔名〕 棍子。

དབྱུག་ཐོགས 〔名〕 持杖；拄杖。

དབྱུག་པ 〔动〕 未来式为 དབྱུག，过去式和命令式为 དབྱུགས。1.挥舞。2.掷抛。3.打；击；

捶(如：དབྱུག་པས་དབྱུགས)。〔名〕棍；棒。

དབྱུག་པ་ཅན 〔名〕持杖者(诗鉴的作者)。

དབྱུག་མ 〔名〕连枷。

དབྱུགས 〔动〕为 དབྱུག་པ 的过去式和命令式。

དབྱུང་བ 〔动〕为 འབྱིན་པ 的未来式。

དབྱུལ་བ 〔动〕(古)寻觅；游行；巡查。

དབྱེ 〔名〕(古)野地，旷野，平地。

དབྱེ་ཐང 〔名〕无山的平原，旷野。

དབྱེ་བ 〔名〕1. 种类；等次。2.区别。〔动〕为 འབྱེད་པ 的未来式。

དབྱེ་བ་བྱེ་བ 〔语〕区分；分辨；识别。

དབྱེ་འབྱེད 〔名〕分析；鉴别；判别。

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ 〔语〕区分；区别；识别。

དབྱེ་ཚོང 〔名〕野市，在原野中贸易。

དབྱེ་མཚམས 〔名〕分界；分界线。

དབྱེ་ཞིབ་རིག་པ 〔名〕分析法。

དབྱེ་གཞི 〔名〕分辨；剖析；分析；被区分的事物。

དབྱེན་བསྡུམ 〔语〕分而复合。

དབྱེན་པ 〔动〕挑拨，离间，离异；分开。

དབྱེན་ཟློ 〔语〕欲火中烧；心思纷乱；酒醉；抗衡；忿恨；加害。

དབྱེན་སྤྱོད 〔名〕1.分行(佛)。2.破坏、挑拨行为。

དབྱེན་འབྱེད 〔名〕1.离间。2.区别；分开。

དབྱེན་བསྒྲམ 〔语〕分而复合。

དབྱེར་མེད 〔语〕1.一体。2.无别。

དབྱེས 〔名〕1.幅度；面积。2.平原。

དབྱིངས་ཆེ་བ 〔语〕1.额广；天庭饱满。2.广阔；广大。

དབྲོལ་བ 〔动〕为 འབྲོལ་བ 的未来式。

དབྲ 〔名〕西藏一部落。

དབྲག 〔名〕（古）间隙；中间。

དབྲད་པ 〔动〕为 འབྲད་པ 的未来式。

དབྲབ་པ 〔动〕鞭打；抽打。

དབྲལ་བ 〔动〕为 འབྲལ་བ 的未来式。

དབྲལ་བཤིག 〔名〕破坏；弄坏。

དབྲི་བ 〔动〕为 འབྲིད་པ 的未来式。

དབྲེ་བོ 〔形〕（古）污秽；肮脏。

དབྲེ་བཙོག 同 དབྲེ་བོ。

དབྲེས་པ 〔动〕（古）扇起；挽起。

དབྲོག་པ 〔动〕为 འབྲོག་པ 的未来式。

འབག 〔名〕1.假面具。2.像；图；肖像。

འབག་ཟོ 〔名〕塑像。

འབག་སྒོ 〔名〕（古）收人。

འབག་འདག 〔名〕用泥作的假面型；模子。

འབག་པ 〔动〕未来式为 དབག，过去式为 འབགས。1.污辱；败坏；染污；污损。2.取去；盗窃；抢夺。

འབག་ཕོ 〔名〕男像，用泥作的男面型。

འབག་འཕྲག 〔名〕装扮；假装。〔形〕形式不直。

འབག་འབོག 〔名〕 小丘。〔形〕凹凸不平，

འབག་མོ 〔名〕女像，用泥作的女面型。

འབག་བཟོ 同 འཇིམ་བཟོ。

འབགས་པ 〔动〕为 འབག་པ 的过去式。

འབགས་རག 〔名〕蜘蛛。

འབགས་བསདས 〔语〕已除去垢污。

འབགས་ལྷག 〔名〕残余；剩余（如剩饭）。

འབང་བ 〔动〕 过去式为 འབངས。 爱；重视。

འབངས 〔名〕人民；百姓。

འབངས་པ 〔动〕为 འབང་བ 的过去式。

འབངས་འཐུངས 〔形〕 喧杂；纷乱。

འབད་འཐབ 〔名〕 奋战；奋斗。

འབད་པ 〔动〕未来式及过去式为 འབད， 命令式为 འབོད。 勤奋，努力，加行，黾勉。

འབད་འབད 〔名〕 奋勉，精进；努力。

འབད་བརྩོན 〔名〕 奋斗。

འབན་ཁ 〔名〕 好棉布。

འབབ་སྣེ 同 འབབ་ཡོང。

འབབ་ལྤག 〔名〕 虎尾鞭。

འབབ་ཆུ 同 འབབ་ཆུན 〔名〕 1.河流；流水。2.瀑布。3.雨。

འབབ་སྟེགས 〔名〕 码头，下马石，台阶。

འབབ་བསྟུན 〔语〕随应，随宜，随和，器使。

འབབ་ཆུན 同 འབབ་ཆུ。

འབབ་པ 〔动〕 未来式为 དབབ， 过去式为 བབས， 命令式为 བོབས。 1.下降，下来，落，落下。2.跌下。3.流。〔名〕 1.税。2.收入。

འབབ་ཚུགས 〔名〕 站。

འབབ་ཡོང 同 འབབ་སྣེ 〔名〕 收入，应得的收入。

འབབ་ས 〔名〕 1.站。 2.着落。3.归宿。

འབམ 〔名〕 水肿病；脚气病（如：རྐང་འབམ 腿肿）。

འབམ་ནད 〔名〕 风湿症。

འབའ 〔名〕 字据；契约。

འབའ་སྒྲ 〔名〕 羊叫声。

འབའ་ཚ 〔名〕 1.油渣；豆饼。2.乐音。

འབའ་ཚ་བ 〔名〕 吹鼓手。

འབའ་ཐང 〔名〕巴塘(地名)。

འབའ་བ 〔动〕羊叫。

འབའ་ཞིག 〔形〕只,唯,仅;唯一,仅一,单独。

འབའ་ཡིག 〔名〕契约,字据。

འབའ་ཀ 〔名〕西藏阿里所产的葡萄。

འབར་ཁམས 〔名〕马尔康(四川省阿坝藏族自治州的一个县)。

འབར་མདེལ 〔名〕燃烧弹。

འབར་བ 〔动〕1.燃烧。2.灿烂,闪烁。3.愤怒。

འབར་འབུར 〔形〕1.凹凸不平。2.高低不平。

འབར་མ 〔名〕缅甸(亚洲一国家)。

འབར་མེ 〔名〕火焰。

འབར་མོ 〔形〕1.燃烧。2.愤怒。

འབར་ཚགས 〔名〕麻子,麻脸。

འབར་རྫས 〔名〕燃料。

འབར་ཞུན 〔名〕火柴。

འབར་རེ་འབུར་རེ 〔形〕鼓鼓囊囊,疙疙瘩瘩。

འབར་ཀ 〔名〕(古)争吵,责骂语,恐吓语。

འབར་ཤིང 〔名〕1.烧柴。2.火柴。

འབལ་བ 〔动〕未来式为དབལ,过去式为བལ,命令式为ཕོལ。拔,拔出。

འབལ་འཐོལ 〔形〕毛发蓬松。

འབི་འབི 〔名〕1.泥团,面团(人模中塑像用者)。2.塑像,偶像。

འབིག 〔名〕锥子。

འབིགས་པ 〔动〕未来式为འབིགས,过去式和命令式为ཕིགས。钻,刺入,插入。

འབིགས་གསོར 〔名〕钻头。

འབིར་བ 〔动〕战栗,发抖。

འབུ 〔名〕昆虫,小虫。

འབུ་རྐང་བརྒྱ་པ 〔名〕蜈蚣。

འབུ་སྦྲིག 〔名〕蜗牛。

འབུ་སྦྲིན 〔名〕虫害；虫灾。

འབུ་ལྕགས་ཀྱུ་མ 〔名〕钩虫。

འབུ་ཆ་ག་པ 〔名〕蝗虫；蚱蜢。

འབུ་ཆེས་ཆུང་ཟོས 〔语〕大虫吃小虫（和汉语中"大鱼吃小鱼"、"弱肉强食"的意思一样）。

འབུ་གནོད 〔名〕虫灾；虫害。

འབུ་ཕྲ་མོ 〔名〕1.微生物。2.细菌。

འབུ་ཕྲན་ཟླུམ་ཕྲེང་ཅན 〔名〕链球菌。

འབུ་བ 〔动〕未来式为 འབུ，过去式为 འབུས。1.发芽；生芽，吐芽。2.展开。

འབུ་བུད་པ 〔名〕斑蝥（药）。

འབུ་སྦུད 〔名〕蟑螂。

འབུ་མེ་ཁྱེར 同 སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར 〔名〕萤火虫。

འབུ་དམར 〔名〕地龙（药）。

འབུ་འཛིང་འཛིང 〔名〕蝉；知了。

འབུ་རས 〔名〕生丝。

འབུ་སུ་དང་འབུ་ཀྱུ་ཡོད་པ 〔名〕红马蹄草（药）。

འབུ་སྲིན 〔名〕昆虫；虫子。

འབུ་སྲིན་གསོད་སྨན 〔语〕杀虫药。

འབུ་གསོད་སྨན་ཕྱེ 〔名〕杀虫粉。

འབུ་གསོད་སྨན་རྫས 〔名〕杀虫剂。

འབུག་མ 〔名〕蛀食毛布的虫子。

འབུགས་པ 〔动〕未来式为 དབུག，过去式及命令式为 ཕུགས。1.挖；掘。2.刺入。

འབུད་བརྟོ 〔副〕很；甚；肯定。

འབུད་ཀ 〔名〕南瓜子（药）。

འབུདས་པ 〔动〕1.努力；奋勉。2.集中精力，专心。

འབུདས་སྒྲུ་བ 〔语〕肯努力。

འབུད་པ 〔动〕未来式为 འབུད，过去式及命令式为 ཕུད。1.出来；走开；离开；

脱出。2.烧。又，过去式及命令式为 བུས。 吹。

འབུད་ཤིང 〔名〕木柴，柴禾。

འབུན 或 བུན 〔名〕债，帐债。

འབུན་སྐྱེད 亦作 བུན་བསྐྱེད 〔语〕生利，生息。

འབུབ་པ 〔动〕 未来式为 འབུབ， 过去式为 བུབ， 命令式为 བུབས。 颠倒，翻复，复，俯，扣下。

འབུབས་པ 〔动〕未来式为 དབུབ， 过去式及命令式为 ཕུབས。 1.复盖。2.支，撑，绷，搭。

འབུམ 〔数〕十万。〔名〕佛经名(十万颂般若)。

འབུམ་ཕྲག 同 འབུམ་ཚོ 〔数〕十万整。

འབུར་བཀོས 〔名〕浮雕。

འབུར་འཇམ 〔名〕1.疙瘩，消瘦。2.眼慢慢地看。

འབུར་འཇོམས 〔语〕1.摧毁苗芽。2.刚冒出即压下。

འབུར་ཐིག 〔名〕梭子，线梭。

འབུར་ཐོན 〔名〕突出，凸起，浮现。

འབུར་ཐོན་བཀོས་རིས 〔名〕浮雕。

འབུར་རྡོད 〔名〕1.浮雕。2.突起。

འབུར་འབྲིལ 〔名〕突起之疙瘩。

འབུར་པོ 〔名〕凸起的，鼓起的，鼓包。

འབུར་བ 〔动〕1.鼓起，突出。2.隆起。

འབུར་མ 〔名〕1.同 འབུར་པོ。2.浮雕。3.阳文。

འབུར་འཛིངས 〔语〕搏斗，扭打。

འབུར་གཟུགས 〔名〕立体(指雕塑)。

འབུར་རིས་རྒྱག 〔语〕堆花。

འབུར་ལེན 〔名〕刨子。

འབུར་ཤད 〔名〕凸起的线条。

འབུལ་ཆས 〔名〕礼品，赠品。

འབུལ་རྟེན 〔名〕礼品，礼物。

འབུལ་སྡུད 〔名〕募集。

འབུལ་བ 〔名〕礼品；奉献。〔动〕未来式为 དབུལ， 过去式与命令式为 ཕུལ。1.给。2.供献，奉献。

འབུལ་ཚིག 〔名〕赠言；献词。

འབུལ་རྫས 〔名〕贡品。

འབུས་པ 〔动〕1.为 འབུ་བ 的过去式。2.小儿冒话。

འབེན 〔名〕的，靶子；鹄的。

འབེན་ཚད་གང 〔量〕一箭之地（箭射出所能达到的距离）。

འབེན་གཟར 〔名〕耕种的田。

འབེབས་པ 〔动〕未来式为 དབབ，过去式为 ཕབས，命令式为 ཕོབས。为 འབབ་པ 的他动式。1.下，下降，降落。2.制定，规定，建立。3.下达，下（令）。

འབེམ 参看 བེན。

འབེལ་གཏམ 〔名〕正言，箴言，良言益语。

འབེལ་པོ 〔形〕1.节俭，节省。2.多，丰富，增长。

འབོ 〔名〕斗（量具）。

འབོ་ཁ་བ 〔名〕掌斗者，斗行。

འབོ་བ 〔动〕未来式为 དབོ，过去式和命令式为 བོ。倾出，泼。

འབོག 〔名〕1.一种上衣。2.包（如装粮食的包），包袱。3.小丘。

འབོག་སྒྲིལ 〔名〕包袱，包裹。

འབོག་པ 〔动〕晕倒，昏厥。

འབོག་ཏ 〔名〕（蒙）种牦牛。

འབོགས་པ 〔动〕未来式为 དབོག，过去式为 ཕོག，命令式为 ཕོགས。1.分给，分与，受，赐，传授。2.过渡，经过。3.勤奋，努力。

འབོར 〔动〕爱好，有滋味，玩味，感兴趣。

འབོར་བ 〔形〕圆，球形。〔动〕同 འབོར。

འབོངས 〔名〕（古）能力。〔动〕1.能够；可能。2.努力；勤奋。

འབོད 〔动〕为 འབད་པ 的命令式。

འབོད་སྐུལ 〔名〕唤起；号召。

འབོད་སྒྲ 也作 བོད་སྒྲ 〔名〕1.呼唤声；叹词。2.呼格（藏文文法八格之一）。3.鸟媒子。

འབོད་རྟགས 〔名〕感叹号（！）。

འབོད་སྙངས 〔名〕人称。

འབོད་པ 〔动〕未来式为 བོད，过去式与命令式为 བོས。呼叫；召唤；邀请；召请。

འབོད་བྱེད 〔名〕1.香馥。2.呼唤者；召请者。3.召请；邀。

འབོད་ཚིག 〔名〕口号；感叹词，叹词。

འབོད་ཚུལ 〔名〕称呼。

འབོད་སློང 〔名〕唤起。

འབོབ 〔名〕袜子。

འབོམ 〔名〕炸弹。

འབོར 〔量〕量，批，数量。

འབོར་ཆེན 〔名〕大批，大宗。

འབོར་བ 〔动〕未来式、过去式及命令式为 བོར。1.抛；掷。2.弃；舍弃。3.丢失，遗失。

འབོལ 〔形〕软的；光滑的；柔软的。

འབོལ་གོང 〔名〕脚面；手背。

འབོལ་སྟན 〔名〕绵垫，软坐垫。

འབོལ་གདན 〔名〕装毛的软垫。

འབོལ་པོ 或 འབོལ་བ 同 འཇམ་པོ 〔形〕1.柔软，平滑。2.有弹性。3.丰富，很多。

འབོལ་རྩོམ 〔名〕通俗作品。

འབོལ་ལེ་བ 〔形〕1.软。2.缓和。

འབྱང་ཁྱད 〔名〕习惯；风俗。

འབྱང་བ 〔动〕未来式为 འབྱང，过去式为 བྱང。清

净；清洁；洗涤。

འབྱངས་པ 〔动〕为 འབྱོང་བ 的过去式。

འབྱམ་པ 〔动〕 未来式为 འབྱམ，过去式为 འབྱམས。1.泛滥；广播；广布。2.游荡。

འབྱམ་ཀོ 〔名〕棉褥子。

འབྱམས་ཀླས་པ 〔形〕无边际，无限。

འབྱམས་པ 〔动〕1.为 འབྱམ་པ 的过去式。2.过去。3.究竟；到边际。

འབྱར་བ 〔动〕为 འབྱོར་བ 的过去式。

འབྱར་བག 〔名〕1.浆糊。2.黏泥。

འབྱར་ཅེད 〔名〕粘的，糊的，贴的。

འབྱར་ཆུ 〔名〕胶水。

འབྱི་བ 〔动〕未来式为 འབྱི，过去式为 བྱི。为 ཕྱི་བ 的自动式。脱落(毛)，秃；掉。

འབྱིང་བ 〔动〕 未来式为 འབྱིང，过去式为 བྱིང。1.沉入，沉下，沉溺。2.晕，疲倦。

འབྱིད་པ 〔动〕1.未来式为 འབྱིད，过去式为 ཕྱིད。抹掉，擦掉。2.滑，滑过，滑动，滑溜，度日子。3.未来式为 དབྱི，过去式和命令式为 ཕྱིས。擦；抹；涂盖；涂改。

འབྱིན་རྔུབ 〔动〕呼吸。

འབྱིན་པ 〔动〕未来式为 དབྱུང，过去式和命令式为 ཕྱུང。1.移出，除去。2.使出，拔出，抽出(如刺)。3.放出，射出。4.发声。5.释放。

འབྱིབ་པ 〔动〕未来式为 ཕྱིབ，过去式为 ཕྱིབས。裹，盖，隐藏。

འབྱིལ་བ 〔动〕向下滴；流下；落。

འབྱུག་པ 〔动〕未来式为 བྱུག，过去式及命令式为 བྱུགས。1.涂抹。2.染色，涂金。

འབྱུང་རྐྱེན 〔名〕原因；起因，来历，来源；根源。

འབྱུང་ཁུངས 〔名〕1.泉。2.源，生源。3.来源。4.从格（藏文文法八格之一）。5.出身。

འབྱུང་འཁྲུགས 〔语〕1.四大失和(佛)。2.不健康。

འབྱུང་འགྱུར 〔名〕1.未来。2.大种(地、水、火、风)所造的一切(佛)。

འབྱུང་འགྱུར་བདུན 〔名〕七种所造触，指轻、重、粗、妙、饥、渴、冷七事(佛)。

འབྱུང་དོན་ཆེན 〔名〕生长力。

འབྱུང་གནས 〔名〕根源；生处；出处。

འབྱུང་པོ 〔名〕1.生物；动物；有情，众生(佛)。2.部多(迷信说法中的一种鬼)。

འབྱུང་པོའི་བྱ 〔名〕夜行鸟。

འབྱུང་བ 〔动〕未来式为 འབྱུང，过去式及命令式为 བྱུང。1.出生；生长；发生；露出。2.作助动词用时表示未来式，其过去式为 བྱུང。中藏代以 སོང "已"。〔名〕1.发生；创始。2.原质；大种（即地、水、风、火四原质）。3.开端；起源。4.性格；脾气。

འབྱུང་བ་ལྔ 〔名〕五行。

འབྱུང་བ་བཞི 〔名〕四大；四大种，即地、水、火、风四原质(佛)。

འབྱུང་རྩ 〔名〕本原；本质；根源。

འབྱུང་རྩིས 同 འབྱུང་བའི་གཙུགས་ལག 〔名〕计算五行，汉历。

འབྱུང་གཞི 〔名〕根源。

འབྱུང་བཞི་སྙོམས 〔语〕四大调和(佛)；安适；健康；无病。

འབྱེ་བ 〔动〕未来式为 འབྱེ，过去式为 བྱེ。为 འབྱེད་པ 的自动式。1.开。2.分；分

开；分解。

འབྱེད་རྟགས 〔名〕分号(;)。

འབྱེད་སྡུད 〔名〕1.分合，分与合。2.分合词（藏文文法术语）。

འབྱེད་པ 〔动〕未来式为 དབྱེ，过去式为 ཕྱེ，命令式为 ཕྱེས。1.分；开；开放。2.分开；解开；分裂；分别。3.开创；开辟。

འབྱེད་དཔྱོད 〔名〕诊断。

འབྱེད་བྱེད 〔名〕1.分别者。2.离间者。

འབྱེར 〔动〕为 བྱེར་བ 的命令式。

འབྱེར་བ 〔动〕未来式为 འབྱེར，过去式为 བྱེར。1.分解。2.涣散；分散。3.逃散。又，为 བྱེར་བ 的未来式。

འབྱེས་པ 〔动〕1.分清；划清。2.区分，分划。〔形〕清晰；美观。

འབྱོ་བ 〔动〕未来式为 འབྱོ，过去式及命令式为 བྱོ。1.倾出；倾注；灌注。2.折。3.泼洒。

འབྱོག་པ 〔动〕未来式为 འབྱོག，过去式和命令式为 བྱོག。舐；刮（以舌舐碗；以指刮碗）。

འབྱོང་བ 〔动〕未来式为 འབྱོང，过去式为 འབྱོངས。1.精研；深思；熟虑。2.了悟；通晓；熟悉。又：未来式、命令式为 འབྱོང，过去式为 འབྱུངས。一口喝干。

འབྱོངས་པ 〔动〕为 འབྱོང་བ 的过去式。

འབྱོན་པ 〔动〕未来式为 འབྱོན，过去式与命令式为 བྱོན。1.来；抵。2.前进；起程。

འབྱོར 〔名〕富裕。〔动〕抵达；收到。

འབྱོར་ཆུང་གྲལ་རིམ 〔名〕小资产阶级。

འབྱོར་བསྐྱན 〔名〕到达时；

抵达时。

འབྱོར་ལྡན 同 འབྱོར་བ་ཅན 〔名〕1.有钱财者； 富人。2.丰裕； 富有。

འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ 〔名〕资产阶级。

འབྱོར་ཕྱུག 〔形〕富饶。

འབྱོར་བ 〔名〕1.收到或获得之物。2.财产；货物。3.光荣；享受；富足；圆满。〔动〕未来式为 འབྱོར， 过去式为 འབྱར。为 སྦྱོར་བ 的自动式。1.黏合；粘着；附着；配合；合并；相合。2.沾染（疾病）。3.到；抵；收到；得到。4.接受。

འབྱོར་བ་ཅན 同 འབྱོར་ལྡན 〔名〕1.有钱财者； 富人。2.富有。

འབྱོར་འབྱོར་པོ 〔名〕所贴的。

འབྱོར་མ 〔名〕乳牛。

འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ 〔名〕无产阶级。

འབྱོར་མེད་པ 〔名〕无产者。

འབྱོར་ཚོགས 〔形〕圆满；财富圆满。〔名〕财产，资财。

འབྱོར་ཡིག 〔名〕收条。

འབྱོལ་བ 〔动〕未来式为 དབྱོལ， 过去式及命令式为 བྱོལ。让开；让路；回避；躲避。

འབྲ་གོ 〔名〕梗枣（似柿而小）。

འབྲག 〔名〕（古）盛油器。

འབྲང་བ 〔动〕未来式为 འབྲང， 过去式为 འབྲངས， 命令式为 འབྲོངས。1.随；追随；跟。2.产；生（动物）。

འབྲངས་པ 〔动〕为 འབྲང་བ 的过去式。

འབྲད་པ 〔动〕未来式为 དབྲད， 过去式为 བྲད， 命令式为 བྲོད。抓；搔；刮，用爪子撕开；啃。

འབྲན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བྲན， 命令式为 བྲོན。

润潮；浸湿；使湿。

འབྲབ་པ 〔动〕未来式为 བྲབ，过去式为 བྲབས，命令式为 ཕྲོབས 或 བྲོབས。鞭笞；抽打。

འབྲལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བྲལ，命令式为 བྲོལ。别离；脱离；分离；分散。

འབྲས 〔名〕1.大米。2.一种疮结核；疖子；瘰疬(病)。

འབྲས་ཁུ 〔名〕米汤。

འབྲས་སྙད་ཕོ་ལོ་ཏན 〔名〕果生叶（药）。

འབྲས་ལྗོངས 〔名〕哲孟雄（地名，今之锡金）。

འབྲས་ཉག 〔名〕米粒；米颗粒。

འབྲས་ཉུད 〔名〕米包；白米包。

འབྲས་སྟོང 〔语〕不实在，空想的。

འབྲས་བརྡོལ་བ 〔语〕破痈（如割疮出脓）。

འབྲས་ཐུག 〔名〕白米粥。

འབྲས་ཚེག 〔名〕米粒。

འབྲས་སྤུངས 〔名〕哲蚌寺（西藏三大寺之一，为三大寺中最大者）。

འབྲས་ཕྱེ 同 འབྲས་རྩམ 〔名〕米粉。

འབྲས་བུ 缩写为 འབྲས 〔名〕1.果，果实。2.果报，效果。3.睾丸；种子。

འབྲས་བུ་སྒོར་བའི་ཉེས་མ 〔名〕圆果马兰（药）。

འབྲས་བུ་ངན་པ 〔语〕恶果。

འབྲས་བུའི་རྩ 〔名〕睾丸之脉。

འབྲས་འབུ 〔名〕稻螟虫。

འབྲས་ཆེབུ 〔名〕脱壳之米。

འབྲས་རྩམ 同 འབྲས་ཕྱེ。

འབྲས་ཟན 〔名〕米饭。

འབྲས་ཡོས 〔名〕炒米。

འབྲས་རིལ 〔名〕1.谷粒。2.米颗粒。

འབྲས་ཤིང 〔名〕果树。

འབྲས་ཕྱུན 〔名〕米糠；糠秕。

འབྲས་སིལ 〔名〕大米干饭。

འབྲས་སོག 〔名〕稻草；稻秸。

འབྲི 〔名〕母牦牛。

འབྲི་སྐམ 〔名〕干了奶的母牦牛。

འབྲི་མཁན 〔名〕1.写家。2.画师。3.笔者。

འབྲི་ཆུ 〔名〕长江。

འབྲི་ཆུའི་འགག་གསུམ 〔语〕长江三峡。

འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད 同 འབྲི་ཆུའི་འབབ་ཡུལ 〔语〕长江流域。

འབྲི་ཏ་ས་འཛིན 〔名〕草莓（药）。

འབྲི་སྟངས 〔名〕笔调；写法。

འབྲི་དེབ 〔名〕写字本；记录。

འབྲི་བ 〔动〕未来式为 བྲི，过去式为 བྲིས，命令式为 བྲིས。书写；画；录。

འབྲི་མ 〔名〕手抄本，写本。

འབྲི་མོ 〔名〕母牦牛。

འབྲི་མོག 〔名〕1.紫草（药）。2.紫色颜料。

འབྲི་རུ 〔名〕比如（西藏那曲地区的一个县）。

འབྲི་ལུགས 〔名〕笔调。

འབྲི་ཤོག 〔名〕稿纸。

འབྲིང 〔形〕中庸；中等；中品。

འབྲིང་ཐྲགས 〔名〕中层。

འབྲིང་རེ་བ 〔形〕中等；中等的。

འབྲིང་རིམ 〔名〕中级，中等；中层。

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ 〔名〕中等学校。

འབྲིད་པ 〔动〕1.未来式为 དབྲི，过去式和命令式为 ཕྲིས。减少；缩减。2.未来式为 འབྲིད，过去式为 བྲིད，命令式为 བྲིད。欺骗；欺哄；蛊惑。

འབྲིད་ཟས 〔名〕诱食，饵，诱捕鸟兽等的诱饵。

འབྲིམ་པ་ 〔动〕 未来式为 བྲིམ， 过去式和命令式为 བྲིམས。分配；分散。

འབྲུ 〔名〕 1.粒；颗。2.谷。

འབྲུ་ཁང 〔名〕 谷仓。

འབྲུ་འགྲེལ 〔语〕 解字；释词。

འབྲུ་ལྔ 亦作 འབྲུ་སྣ་ལྔ 〔名〕 五谷（指青稞、米、麦、豆、芝麻。也有谓无芝麻而有荞麦或菜籽者）。

འབྲུ་ཆར 〔名〕 谷雨（二十四节气之一）。

འབྲུ་གཉིས 〔名〕 二等茶。

འབྲུ་དད 〔名〕 头等茶。

འབྲུ་སྣ 〔名〕 诸谷，各种谷类。

འབྲུ་སྣོན 〔语〕 添字，补充文字。

འབྲུ་བ 〔动〕 未来式为 བྲུ， 过去式与命令式为 བྲུས。1.挖；掏。2.揭发；揭露。

འབྲུ་མ 〔名〕 1.谷壳，谷皮。2.藏文的大写字母或印刷体。

འབྲུ་མར 〔名〕 油，植物油。

འབྲུ་རྩིང 〔名〕 粗粮。

འབྲུ་ཚད 〔名〕 1.谷物的量。2.酒精。

འབྲུ་མཛོད 〔名〕 粮仓。

འབྲུ་ལེན་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕 脱粒机。

འབྲུ་ཤུན 〔名〕 谷壳；糠秕。

འབྲུ་ལྷག 〔名〕 余粮。

འབྲུག 〔名〕 1.雷。2.龙。3.辰（十二相生之一）。

འབྲུག་སྐད 〔名〕 雷；雷声。

འབྲུག་སྒྲ 同 འབྲུག་སྐད。

འབྲུག་སྒྲ་མདངས་འཛིན་ཅན 〔语〕 孔雀的别名（以孔雀喻法令、圣旨）。

འབྲུག་སྒྲོན 〔名〕 龙灯。

འབྲུག་ཆུ 〔名〕 舟曲（甘肃省甘南藏族自治州的一个县）。

འབྲུག་པ 〔名〕 不丹人，布鲁克巴人。

འབྲུག་མོ 〔名〕 1.珠毛（人名）。2.格萨尔王的妃。

འབྲུག་ཡུལ 〔名〕 不丹（亚洲

一国家）。

འབྲུག་ཟིང 〔名〕龙爪柳。

འབྲུབ་ཁུང 〔名〕坑，洞；穴；窟窿；水洞。

འབྲུབ་ཆུ 〔名〕泛滥的河水；猛浪。

འབྲུབ་པ 〔动〕1.未来式为 འབྲུབ，过去式为 བྲུབ。山洪暴发，水暴涨，泛滥，洋溢。2.未来式为 བྲུབ，过去式与命令式为 བྲུབས。埋藏，收集，窖。

འབྲུམ 〔名〕1.珠形果（如葡萄）。2.痘疹；天花病。

འབྲུམ་ཕྲ་སིང 〔名〕痘，白痘。

འབྲུམ་ཐོར 〔名〕痘疹。

འབྲུམ་ནག 〔名〕黑痘。

འབྲུམ་ནད 〔名〕痘疹；天花病。

འབྲུམ་པ 或 འབྲུམ་བུ 〔名〕疮痘，脓包；天花病。

འབྲུམ་པས་བསྙུང་བ 〔语〕病于天花；得了天花病（敬）。

འབྲུམ་སྨན 〔名〕痘苗。

འབྲུམ་ཤུལ 〔名〕痘疤；麻子。

འབྲུའི་ཆན 〔名〕米饭；煮熟的米。

འབྲུལ་བ 〔动〕滚下，蒂落；脱落。

འབྲུས 参看 འབྲས་བུ。

འབྲུས་འགོགས 〔名〕（古）精进；勤奋。

འབྲེ་བ 〔动〕未来式为 འབྲེ，过去式与命令式为 བྲེས。遮蔽；固封。

འབྲེག་པ 〔动〕未来式为 བྲེག，过去式为 བྲེགས，命令式为 བྲོགས。剪，割。

འབྲེག་སྤྲང 〔名〕剪具。

འབྲེང་ལྕག 〔名〕皮鞭。

འབྲེང་ཆགས་པ 〔语〕连续；相续。

འབྲེང་ཐག 〔名〕皮绳。

འབྲེང་པ 〔名〕皮条，皮绳。

འབྲེང་བོ 同 འབྲེང་བུ 〔名〕藏文的第三个母音符号，即"ེ"。

འབྲེང་བ 〔名〕皮条。

འབྲེང་བུ 〔名〕1.同 འབྲེང་པོ。2.皮条，细皮条。

འབྲེང་འབྲེང་འགྲོ 〔语〕随行，一个随着一个走。

འབྲེང་མ་ཆད་པ 〔语〕不间断，相续不断。

འབྲེང་ཟམ 〔名〕索桥。

འབྲེངས་པོ 〔名〕随行者。

འབྲེད 〔动〕恐惧，惊慌。

འབྲེལ་སྒྲ 〔名〕属格（藏文文法八格之一的名称）。

འབྲེལ་ཆགས་པ 〔语〕1.有缘。2.有连系，连贯。

འབྲེལ་གཏུག 〔名〕接触，接洽，联系，交涉，接头。

འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ 〔动〕联络，交涉。

འབྲེལ་ཐག 〔名〕联系。

འབྲེལ་ཐག་གཅོད་པ 〔语〕绝交，断绝关系，决裂。

འབྲེལ་ཐུག 〔名〕接连；联系；接头。

འབྲེལ་མཐུད 〔名〕连接，挂钩。

འབྲེལ་འདྲེས 〔名〕联系，混合。

འབྲེལ་བ 〔名〕1.联合；联系，联络，接续。2.关系。〔动〕粘着，结合，联合，联系。

འབྲེལ་མེད 〔语〕1.无关，无联系。2.不贪爱。

འབྲེལ་ཆོད 〔名〕凡有关系者。

འབྲེལ་མཚམས 〔名〕交界，接壤，相接，相连。

འབྲེལ་འཚབ 〔名〕急躁，匆忙，慌张。

འབྲེལ་ཞིད 〔名〕忙乱。

འབྲེལ་ཡོད་པ 〔语〕有关系，有因缘。

འབྲོག 〔名〕1.荒凉处；旷野。2.牧区；牧场；未开垦的地方。

འབྲོག་དགོན 〔名〕寂静处；荒凉处；无城市、村落的旷野。

འབྲོག་སྟོང 〔名〕旷野。

འབྲོག་པ 〔名〕牧人，牧民。

འབྲོག་ཕྱུག 〔名〕富牧。

འབྲོག་འབྲོག 〔形〕粗野，未驯服者。

འབྲོག་ར 〔名〕牧场。

འབྲོག་ས 〔名〕1.牧区。2.旷野，牧场。

འབྲོང 〔名〕野牛。

འབྲོང་རྔ 〔名〕野牛的尾巴。

འབྲོང་པ 〔名〕仲巴（西藏日喀则地区的一个县）。

འབྲོང་བ 〔动〕未来式为 འབྲོང，过去式为 འབྲོངས，命令式为 བྲོངས。侍候，服侍，接触，接合，跟随。

འབྲོང་གཡག 同 འབྲོང。

འབྲོང་རྭ 〔名〕野牛角。

འབྲོངས 〔动〕为 འབྲོང་བ 的命令式。

འབྲོངས་པ 〔动〕为 འབྲོང་བ 的过去式。

འབྲོམ 〔名〕1.西藏一地方名。2.西藏古时一家族名。

འབྲོས་མཁན 〔名〕逃走者，亡命之徒。

འབྲོས་པ 〔动〕未来式为 འབྲོས，过去式为 བྲོས，命令式为 བྲོས。逃，遁，逃避，远逃。

འབྲོས་ཐར 〔语〕脱逃，遁逃。

རྦ 〔名〕波浪。

རྦ་རློབས 〔名〕海涛，漩涡，波涛。

རྦ་རླབས 〔名〕波浪，潮汐，浪潮，风潮。

རྦད 〔名〕1.一种大鹰。2.拐杖。

རྦད་ཀྱིས་ཆོད 〔语〕果断，坚决，决定。

རྦད་དེ 〔副〕彻底，完全。

རྦད་དེ་ཁ་ལ 〔语〕相对，对直。

རྦད་པ 〔动〕为 རྦོད་པ 的过去式。

རྦད་རྦོད 〔形〕厚，密。〔动〕嗾使。

རྦབ 〔名〕1.险地，险坡。2.陡地。

རྦབ་ཤི 〔名〕跌死，滚崖而死。

རྦབ་རྡོད 〔名〕滚石，由山上

滚下来的石头。

རྦབ་ཆུ 〔名〕瀑布。

རྦབ་རྡོ 〔名〕滚石；摇石；山上滚下的石头。

རྦབ་ལ་ཁྱིལ 〔语〕滚崖；坠崖。

རྦོད་པ 〔动〕未来式为 རྦོད，过去式为 རྦད。 1.通知。2.激发；鼓动；怂恿；嗾使；使去。

རྦོད་མ 〔名〕被嗾使之物。

ལྦ་བ 〔名〕1.瘤；赘疣；项瘿；大脖子症。2.树瘤。

ལྦ་ཚ 〔名〕碘。

ལྦ་ལུད 〔名〕水洞；流水沟。

ལྦུ་བ 或 དབུ་བ 〔名〕泡沫；水泡。

ལྦོས་པ 〔动〕膨胀；臌胀。

སྦ 〔名〕藤。

སྦ་སྲུད 〔名〕藏匿；隐藏。

སྦ་ཁུག 〔名〕袋；钱包；荷包。

སྦ་འཁར 〔名〕藤杖；手杖。

སྦ་གླིང 〔名〕藤笛；竹笛。

སྦ་འགེབས 〔名〕包庇；庇护。

སྦ་ལྕག 〔名〕藤鞭；藤子马鞭。

སྦ་བ 〔名〕私处；生殖器。〔动〕为 སྦེད་པ 的未来式。

སྦ་མར་ཕོ་མ་ཚང་བ 〔名〕土茯苓（药）。

སྦ་ཡག 〔名〕丹参（药）。

སྦ་གསང་མེད་པ 〔语〕1.不埋藏；2.坦率；坦白。

སྦ་བཞི 〔名〕隐瞒。

སྦག་ཁག 〔名〕1.长块；长方块。2.一种游戏用具。

སྦག་རྒྱལ་སྤྱོད 〔名〕污秽的行为。

སྦག་ཆུང 〔名〕1.小块；小长方块。2.一种游戏用具。

སྦག་ཆེན 〔名〕1.大块；大长方块。2.一种游戏用具。

སྦག་པ 〔动〕未来式和过去式为 སྦགས，命令式为 སྦོགས。玷污；沾污；弄脏。

སྦགས་པ 〔动〕为 སྦག་པ 的未来式和过去式。

སྦད་སྐམ 〔名〕干糟，干曲。

སྦད་ཁར 〔名〕稠浓的酒糟。

སྦད་སྦྱམ 也作 སྦདས་སྦྱམ 〔名〕发酵的曲子，发酵的酒糟。

སྦད་པ 〔动〕为 སྦོང་བ 的未来式。

སྦད་མ 〔名〕酒糟，渣滓。

སྦད་ཐུམ 〔名〕发酵后加水的酒糟。

སྦདས 〔名〕骡马等的粪。

སྦདས་པ 〔动〕为 སྦོང་བ 的过去式。

སྦན་ཟན 〔名〕粉。

སྦམ་ཅེ 〔名〕叠（纸），捆(柴火等）。

སྦམ་གཅིག 〔语〕一捆，一卷，一束，一叠。

སྦམ་པ 〔动〕为 སྦོམ་པ 的未来式。

སྦམ་ཆེ་བ 〔语〕1.体积大。2.厚（礼），重（礼）。3.大捆，大卷。

སྦམ་མཐོ་བ 〔语〕体积高。

སྦམ་རྫུ 〔名〕伪装，作假，狡猾。

སྦམས་པ 〔动〕为 སྦོམ་པ 的过去式。

སྦར་བ 〔动〕为 སྦོར་བ 的未来式和过去式。

སྦར་ལེན 〔名〕密香树(药)。

སྦལ 〔名〕1.筋肉。2.牢狱。3.壕沟。4.（古）洞。

སྦལ་རྒྱལ 〔名〕蛙泳，蛙式游泳。

སྦལ་འགྲོས 〔名〕蛙步，跳行。

སྦལ་རྒྱད 〔名〕玳瑁(药)。

སྦལ་རྫིང 〔名〕蝌蚪。

སྦལ་ཆེན 〔名〕1.大蛙。2.蟹。

སྦལ་བ 〔名〕蛙，蛤蟆。

སྦལ་མིག་ཐོན 亦可作 དབལ་མིག་ཐོན་པ 〔语〕1.顶尖。2.发芽。3.花开。

སྦལ་ལག 〔名〕万年松，卷柏（药）。

སྦས་སྐུངས 〔动〕隐藏，已于隐蔽处藏起。

སྦས་གནས་དཀར་མོ་ལྗོངས 〔名〕锡金王宫所在地。

སྦས་པ 〔动〕为 སྦེད་པ 的过去式。

སྦས་ཤུགས 〔名〕潜力。

སྦས་གསང 〔名〕隐瞒。

སྦིར་གཏམ 〔名〕谣言；谰言。

སྦུ་གུ 〔名〕1.凹处。2.中空；管子；筒子。

སྦུག 或 སྦུག་པོ 〔名〕1.库藏；室内。2.最里面。3.洞。

སྦུག་དོག་པོ 〔形〕狭隘。

སྦུག་མདོང 〔名〕管道。

སྦུག་པ 〔动〕刺入；贯穿。

སྦུག་པོ 同 སྦུག。

སྦུགས 〔名〕1.中空茎；管筒。2.洞；穴；内空处。

སྦུགས་དམ 〔名〕玺；内府印章。

སྦུགས་རྩ 〔名〕脉。

སྦུང་སྦུང 〔名〕堆。

སྦུངས་བསྒྲིད་པ 〔语〕1.遵守诺言。2.奋勉；发奋。

སྦུངས་ཆེ་བ 同 བོང་ཆེ་བ 〔语〕体积大。

སྦུངས་པ 〔动〕1.奋勉；勤奋。2.起誓。

སྦུད་པ 〔名〕皮风箱；皮风袋。

སྦུད་སྦུད་འཕར 〔动〕跳动；脉搏跳动。

སྦུན་སྙིགས 〔名〕谷糠；麦衣；糠秕。

སྦུན་གཏེར 〔名〕1.无意义的；空乏的。2.藏经楼。

སྦུན་པ 〔名〕1.谷壳；麸子。2.掺杂；混杂。

སྦུབ་ཁོང 〔名〕1.空球。2.空洞；空管。

སྦུབ་ཆལ 〔名〕钹；大铜钹。

སྦུབ་པ 〔动〕未来式为 སྦུབ，过去式和命令式为 སྦུབས。1.俯下；扣住。2.合拢。

སྦུབ་མོ 〔名〕空筒；中空。

སྦུབ་བཤད 〔名〕1.秘语；秘诀。2.含胡笼统的语。3.空洞话。

སྦུབས 〔名〕孔，穴；洞；管；筒，中空。〔动〕为 སྦུབ་པ 的过去式及命令式。

སྦུབས་གྲོལ་བ 〔语〕开放（如花瓣开放）。

སྦུབས་ཅན 〔名〕1.同 སྦུབས་མ。 2.空壳。3.同 སྦུབས་འབུས。

སྦུབས་སྟོང 〔名〕空壳。

སྦུབས་ཐུར 〔名〕内空的铁子；匙子。

སྦུབས་འཐུམ 〔语〕1.心里昏迷，思虑不明。2.合拢，闭拢（如花）。

སྦུབས་འབྲས 〔名〕豆蔻，益智仁（药）。

སྦུབས་མ 同 སྦུབས་ཅན〔名〕内空者。

སྦུབས་ཤུབས 〔名〕壳套(卵、蛋的藻词)。

སྦུར 〔名〕甲虫。

སྦུར་བ 〔名〕1.垃圾。2.糠壳。

སྦུར་མ 同 སྦུར་བ。

སྦུར་ལེན 或 སྦུར་ལོང 〔名〕琥珀的别名。

སྦི་ག 或 སྦི་ཁ 〔名〕1.摔跤，比武；角斗。2.青蛙。

སྦི་ག་རྒྱར 〔语〕摔跤。

སྦིག་པ 〔形〕（古)瘦；薄。

སྦེད་མཁན 〔名〕隐蔽者；藏匿者。

སྦེད་པ 〔动〕未来式为 སྦ，过去式为 སྦས，命令式为 སྦོས。隐藏；遮盖。

སྦེད་ཇེད 〔名〕（古）石头。

སྦེད་མ 〔名〕1.隐匿的。2.蕴藏。

སྦེན་ཤ་ཏ 〔形〕（古）不正确。

སྦེབ་པ 〔动〕（古）肿。

སྦོ 〔名〕腹的上部。

སྦོ་ཁྲོག་པ 同 སྦོ་འུར་བ〔语〕腹胀作响。

སྦོ་བ 〔动〕未来式为 སྦོ，过去式为 སྦོས。膨胀。

སྦོ་གཞོགས 〔名〕胸胁。

སྦོ་འུར་བ 同 སྦོ་ཁྲོག་པ。

སྦོ་ལེགས 或作 སྦུ་ལེགས 〔名〕（汉）恰洛。

སྦོགས 〔动〕为 སྦག་པ 的命令式。

སྦོང་བ 〔动〕未来式为 སྦང，过去式为 སྦངས，命令式为 སྦོངས。为 བང 的他动式。浸水；浸泡。

སྦོངས 〔动〕为 སྦོང་བ 的命令式。

སྦོད་གཏོང 〔名〕放咒。

སྦོད་པ 〔名〕流苏，缨子。

སྦོན་པ 〔名〕（古）食物。〔动〕（古）吃。

སྦོམ་ཆེར 〔形〕不现，不显。

སྦོམ་ཐག 〔名〕1.换。2.赎。

སྦོམ་པ 〔动〕未来式为 སྦམ，过去式为 སྦམས，命令式为 སྦོམས。捆束；集拢；搜集；收集。

སྦོམ་པོ 〔形〕粗；壮。

སྦོམས 〔动〕为 སྦོམ་པ 的命令式。

སྦོར་བ 〔动〕未来式及过去式为 སྦར，命令式为 སྦོར。燃烧，点燃。

སྦོས 〔动〕为 སྦེད་པ 的命令式。

སྦོས་པ 〔动〕为 སྦོ་བ 的过去式。

སྦྱག་པ 〔动〕1.枯瘦；弱衰。2.寒冷；冻；冷；结冰。

སྦྱག་ཚེ 〔名〕1.枯瘦时；衰弱时。2.冻时；结冰时。

སྦྱང 〔名〕箱，仓。

སྦྱང་བ 〔动〕为 སྦྱོང་བ 的未来式。

སྦྱང་ཐུ 〔名〕仓，粮仓。

སྦྱངས་བརྡུངས་མ 〔名〕捶炼的；精炼的（如屡次烧炼捶打）。

སྦྱངས་པ 〔动〕为 སྦྱོང་བ 的过去式。

སྦྱངས་ཡིག 〔名〕讲义。

སྦྱངས་ཤད 〔名〕藏文字后的长符，如“ ། ”。

སྦྱར་དཀར 〔名〕粉叶杨树。

སྦར་འགྲིམ་རི་མོ 〔名〕招贴画。

སྦར་དུག 〔名〕梅毒。

སྦར་བ 〔动〕为 སྦོར་བ 的未来式和过去式。

སྦར་སྨན 〔名〕膏药。

སྦར་ཡིག 〔名〕标语。

སྦྱིག་པ 〔动〕（古）过去式为 སྦྱིགས。1.欺骗。2.淫；贪淫。3.裸体而斗。

སྦྱིག་མོ 〔名〕1.裸体。2.裸体女人。

སྦྱིགས་པ 〔动〕为 སྦྱིག་པ 的过去式。

སྦྱིན་བདག 〔名〕1.施主；檀越；布施者。2.东道主；东家；主子；老板。

སྦྱིན་པ 〔名〕1.礼物；赠品。2.布施；施舍之物。〔动〕未来式为 སྦྱིན，过去式及命令式为 སྦྱིན。施；赠与。

སྦྱིན་པ་པོ 同 སྦྱིན་ཆབས་ཅན。

སྦྱིན་ཆབས་ཅན 同 སྦྱིན་པ་པོ 〔名〕施舍者。

སྦྱིན་ལེན 〔名〕受取施舍。

སྦྱིན་སྲེག 〔名〕1.火祭。2.烧施。3.护摩。

སྦྱལ་མོ 〔名〕泥墁子（涂泥的工具，俗称抹子）。

སྦྱང་རྡར 〔名〕训练；锤炼；磨练；操练；锻炼。

སྦྱང་བ 〔动〕未来式为 སྦྱང，过去式为 སྦྱངས，命令式为 སྦྱོངས。1.清洁；去污；洗涤。2.除去；减去。3.学习；训练；练习。

སྦྱང་རྩོམ 〔名〕习作。

སྦྱོངས 〔动〕为 སྦྱོང་བ 的命令式。

སྦྱར་ཀློག 〔语〕拼读；拼音。

སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ 〔名〕初、中、后；先加行、次正行、三后行（预备、基本、收尾）（佛）。

སྦྱོར་བ 〔名〕1.一致；同意；调合。2.预备；准备；加行。〔动〕 未来式与过去式为 སྦྱར，命令式为 སྦྱོར。1. 联接；附着。2.应用。3.联合；配合。4.加行；预备。5.使适合。6.交合；交媾。

སྦྱོར་ཚུལ 〔名〕结构(文章)；用法。

སྦྲ 〔名〕黑牛毛帐篷。

སྦྲ་ཆེན 〔名〕巴青（西藏那曲地区的一个县）。

སྦྲ་ནག 〔名〕黑帐篷。

སྦྲ་འབུབས 〔语〕支篷，撑帐篷。

སྦྲ་གསེབ 〔名〕黑帐群（如牧场）。

སྦྲག 是梵文 ཌཱཀ 的变音〔名〕驿站，邮信的站房。

སྦྲག་ཁང 〔名〕驿站；邮信的站房，邮局。

སྦྲག་པ 〔动〕未来式为 སྦྲག，过去式为 སྦྲགས，命令式为 སྦྲོགས。合并；堆积；联合；并合；兼任。

སྦྲགས་པ 〔动〕为 སྦྲག་པ 的过去式。

སྦྲགས་མ 〔名〕1.草叉。2.联接，联合，拼合。3.双料。

སྦྲང 〔名〕1.蜜。2.镞；箭头。3.扫雪（小兽名）。

སྦྲང་དཀར 〔名〕白蜜。

སྦྲང་གུར 〔名〕蚊帐。

སྦྲང་ཆར 同 འཇམ་ཆར〔名〕甘雨，细雨；微雨；雨露。

སྦྲང་སྙིགས 〔名〕蜜渣；黄蜡。

སྦྲང་ནག 〔名〕苍蝇。

སྦྲང་བུ 〔名〕苍蝇、蜂、蚊等。

སྦྲང་བྱི 〔名〕蜜鼠。

སྦྲང་མ 同 བུང་བ〔名〕蜜蜂。

སྦྲང་ཧོ་ཆེ 〔名〕蜜蜂。

སྦྲང་རྩི 〔名〕蜜，蜂蜜。

སྦྲང་རྩིགས་མ 同 ཞུ་ཚོལ。

སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ལྡན 〔名〕具有蜂蜜的精华；花的别名。

སྦྲང་ཚང 〔名〕蜂房(药)。

སྦྲང་གཡབ 〔名〕蝇拂，驱蚊蝇的拂子。

སྦྲང་གཤོག 〔名〕蜂翅；蝇翅。

སྦྲང་ཕྱག 〔名〕蜜渣，黄蜡，剩蜜。

སྦྲད་པ 同 འབྲད་པ 〔动〕抓，刮。

སྦྲན་པ 〔动〕1.为 སྦྲོན་པ 的未来式和过去式。2.领，牵。

སྦྲབས་པ 〔名〕(古)食物。

སྦྲམ 〔名〕毒蛇。

སྦྲམ་ཆེན 〔名〕一种贪睡的大蛇。

སྦྲམ་པ 〔形〕广大；阔。

སྦྲམ་བུ 〔名〕金块，生金。

སྦྲིད་པ 〔动〕1.打喷嚏。2.麻木。

སྦྲིད་སྨན 〔名〕麻醉剂；蒙汗药。

སྦྲིད་ཟ 〔动〕打喷嚏。

སྦྲིབས་པ 〔动〕(古)饥饿。

སྦྲུ་བ 〔动〕为 སྦྲུད་པ 的未来式。

སྦྲུད་པ 〔动〕未来式为 སྦྲུ，过去式与命令式为 སྦྲུས。和，拌，搅。

སྦྲུམ་པ 〔动〕怀孕，怀胎。

སྦྲུམ་མ 〔名〕孕妇。

སྦྲུམ་མེར 〔名〕胚胞。

སྦྲུམ་སྲིད 〔名〕胚胎。

སྦྲུལ 〔名〕蛇。

སྦྲུལ་སྐོགས 〔名〕蛇壳(如蛇皮)，蛇退。

སྦྲུལ་ཉ 〔名〕鳝鱼；白鳝；泥鳅。

སྦྲུལ་ཞགས་ཚད་པ 〔名〕菟丝子(药)。

སྦྲུལ་ཞགས་ཆེ་བ 〔名〕大花菟丝子(药)。

སྦྲུལ་ཟླ 〔名〕巳月，蛇月；古历四月。

སྦྲུལ་ལོ 〔名〕巳年，蛇年。

སྦྲུལ་ཤད 〔名〕藏文标点之一，即"༈"。

སྦྲུལ་ཤུན 〔名〕蛇皮；蛇退。

སྦྲུས 〔动〕为 སྦྲུད་པ 的过去式

和命令式。

སྲེ 〔名〕沙狐。〔动〕（古）睡。

སྲེ་ཏོ 〔名〕牛毛织的粗毯（作帐幕用）。

སྲེ་མོང 同 སེ་མོང。

སྲེང་བ 〔动〕未来式为 སྲང，过去式和命令式为སྲེངས。1.震动；奏；操；弹。2.排队。3.注；流。

སྲེངས 〔动〕为 སྲེང་བ 的过去式和命令式。

སྲེབས་པ 〔形〕1.干的；瘦的。2.冷；冻。

སྲེལ་མཐུད 〔名〕连接；接合。

སྲེལ་ཏོ 〔名〕1.连接者；连络者。2.枢纽。

སྲེལ་བ 〔动〕1.缝拢；系。2.联合；结合；连；缀。

སྲེལ་མ 同 སྲེལ་ཏོ。

སྲེལ་ཟླ 〔名〕1.同僚。2.助手；伴侣。

སྲེལ་གཟེར 〔名〕铆钉。

སྲེས་པ 〔动〕1.冻僵。2.饥饿。3.捆卷。

སྲོགས 〔动〕为 སྲོག་པ 的命令式。

སྲོན་པ 〔动〕未来式和过去式为 སྲན，命令式为 སྲོན。1.呼唤。2.宣告；通知；传达；警告。3.洒；撒。

མ

མ 〔名〕1.母；母亲。2.雌；阴；女性。3.下；下部。〔副〕1.未；不曾；没有，如：མ་ཤེས 未知，མ་མཐོང 未见。2.勿；莫；别；甭；不要，如：མ་འགྲོ 勿去，མ་འཐུང 不要喝。

མ་ཀ་ར 〔名〕鳄鱼。

མ་ཐྲིས་པ 〔语〕1.不丰盛。2.不欲。3.不敬；轻蔑。

མ་རྐང 〔名〕股份；股本；股金。

མ་སྐུལ་དང་ལེན 〔语〕主动。

མ་བསྐྱངས 〔语〕1.未教养。2.未维护。

མ་ཁལ 〔名〕本钱；成本；原本。

མ་མཁལ 〔名〕下颔；下牙床。

མ་གལ 〔名〕白杨。

མ་གི 〔名〕下边；后边。

མ་གོ་བ 〔语〕未了解，不知道。

མ་མགལ 同 མ་མཁལ。

མ་རྐད 〔名〕子母绿宝石；翠玉。

མ་རྒྱུད 〔名〕1.母系。2.母续（佛教密宗的经，与 ཕ་རྒྱུད 相对的续部经典之一）。

མ་རྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས 〔名〕母系社会。

མ་སྒོ 同 རྒྱལ་སྒོ 〔名〕大门；正门；头门。

མ་ངེས་པ 〔语〕犹豫不决；未决定；不一定；不肯定；不可靠。

མ་དངུལ 〔名〕本钱；基金。

མ་བཅོས 〔名〕自然的，非人为的。

མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ 〔语〕生料。

མ་ཆ 〔名〕分母。

མ་ཆགས་པ 〔语〕1.不贪，不爱。2.未成，未形成。

མ་ཆེན 〔名〕1.厨司，炊事员。2.母亲的姐姐。

མ་བརྗོད 〔语〕莫说。

མ་ཉམས་པ 〔语〕兴旺，未衰，未损坏。

མ་བསྙེལ་བ 〔语〕未忘记(敬)。

མ་ཏ 〔名〕(汉)马达(电动机)通称。

མ་གཏོགས 〔连〕不属于……；不包括……，除……外，除此以外。

མ་བཏབ་པད་ཁ 〔名〕野油菜。

མ་བརྟབས 〔语〕缓和，不着急，不忙。

མ་ཐ 同 མ་མཐའ。

མ་ཐ་ན 同 མ་མཐའ་ན 参看 མ་མཐའ。

མ་ཐག་ཏུ 〔副〕无间(佛)，刚刚，即时，立刻，马上。

མ་ཐེམ 〔名〕门槛。

མ་མཐའ 〔名〕1.起码，最低限度，甚至。2.最末，最后。

མ་མཐར 〔副〕至少……。

མ་དག་པ 〔语〕1.不清净，不纯洁。2.不准确，不正确。

མ་དེབ 〔名〕底册；正本；原著。

མ་གདན 〔名〕1.基础，基本地。2.原本，原样。

མ་འདྲིས་པ 〔语〕生疏，不相识，不熟悉。

མ་ཏྲ 〔名〕刺，小刺。

མ་རྡོ 〔名〕秤砣，法码。

མ་ཎི 〔名〕(梵)嘛呢，为六字大明咒的简称，全称为：ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ。

མ་ནིང 〔名〕1.中性，非男非女者。2.不育者。

མ་ནིང་ཀ་ཏ 〔名〕鸢尾(药)。

མ་ནིང་ལྕམ་པ 〔名〕冬葵(药)。

མ་ནིང་བོ 同 བོ་མ。

མ་ནུ 〔名〕1.青木香(药)。2.心。

མ་ནུ་ཧ 〔名〕玛瑙。

མ་ནེ 〔名〕下巴，颔。

མ་ནོ་ཧ 〔名〕雄黄(药)。

མ་ནོར 〔语〕未错误。

མ་གནས 〔名〕成本。

མ་དཔེ 〔名〕1.样品。 2.底稿；蓝本；范本。

མ་པེན་ཚའོ 〔名〕(汉) 马鞭草 (药) 。

མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ 〔名〕玛法木湖(在西藏阿里地区普兰县境内)。

མ་ཕྱི 〔名〕1.根本。2.草稿，蓝本。3.外祖母。

མ་བུ 〔名〕母子。

མ་བྱན 〔名〕炊事员，厨师。

མ་བྲོལ་བ 〔语〕未躲避。

མ་འབྱོར་བ 〔语〕缺席。

མ་མ 〔名〕1.乳母；奶娘；褓姆。2.产婆。

མ་མ་རྒྱས་རྒྱས 〔名〕砖子苗(药)。

མ་མ་སྣོ་ལྕགས 〔名〕狗尾草(药)。

མ་མེས 〔名〕祖母；外祖母。

མ་མོ 〔名〕1.根源， 基础。2.母羊。

མ་མོས་ལོ་ཏོག 〔名〕包谷，玉米。

མ་སྨད 〔名〕 母女；婆媳。〔形〕最胜；超胜；超越。

མ་རྩ 〔名〕1. 资本； 基金。2.根本，依处；本钱。

མ་རྩ་ཅན 〔名〕资本家。

མ་རྩ་རྡིབ་པ 〔名〕赔本。

མ་རྩའི་རྣམ་བཤད 〔名〕资本论。

མ་རྩོམ 〔名〕原作。

མ་ཞུམ་པ 〔语〕不屈服，不示弱；不怯懦。

མ་གཞན 同 མ་མ。

མ་གཞི 〔名〕1.论题，主体，底稿。2.原来；当初；本来。3.成本。4.依处，根基。

མ་གཟུགས 〔名〕母体。

མ་འོང་སྔོན་གསུད 〔名〕预言。

མ་འོངས 〔名〕未来；将来。

མ་འོངས་རྒྱལ་ཚབ 〔名〕皇女。

མ་འོངས་པ 〔名〕1.未来；将来。2.未来式。

མ་ཡ་ཆི 〔名〕(汉) 马牙七(药)。

མ་ཡར 同 མ་གཡར。

མ་ཡིག 〔名〕底稿；草稿；原稿；原文。

མ་ཡིག་གཏན་འཁེལ 〔名〕定稿。

མ་གཡར 亦作 མ་ཡར 〔名〕继母。

མ་གཡེང་བ 〔语〕严谨；精力集中；不松懈。

མ་རངས་པ 〔语〕1.不愿意；不喜欢。2.不吉利。

མ་རབས 〔名〕1.下流人；坏人。2.调皮鬼。3.庸俗；低级。

མ་རབས་སུ་འགྱུར་བ 〔语〕堕落，变坏。

མ་རིག་པ 〔名〕无明(佛)；愚痴。

མ་རུ 〔名〕1.土壤；地质。2.一种豆。

མ་རུ་རྩེ 〔名〕可瓜(药)。

མ་རུང་བ 〔形〕不应该的；不能容忍的。

མ་རུང་ཏམ་ཅན 〔名〕野心狼。

མ་རུངས 〔形〕凶恶，凶狠。

མ་ལ 〔连〕且；并且；尚且；再者。〔副〕即刻；现在。〔象〕惊奇声；同情或疲乏呼声。

མ་ལག 〔名〕系统，体系。

མ་ལན 〔形〕不怪罪(无罪)。

མ་ལམ 〔名〕大道，宽道。

མ་ལུས 〔形〕尽；全；完全；无遗，无余。

མ་ལེམ 〔名〕花冠，花鬘。

མ་ཤན 同 སྨར་ཏིག。

མ་ཤི་ཀ 即 ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཆོས་ལུགས 〔名〕基督，基督教。

མ་སྨ 〔名〕妯娌。

མ་ཧཱ་བོ་དྷི 〔名〕(梵)大菩萨，大菩提。

མ་ཧེ 〔名〕水牛。

མག་པ 〔名〕女婿。

མང་ཁྲང་ཚོད 〔名〕(汉)盲肠草(药)。

མང་ཉུང 〔名〕或〔形〕1.分量；数量。2.多与寡，多少。

མང་སྣ 〔名〕多种，繁多，复杂。

མང་པོ 〔形〕许多，众多。

མང་བ 〔形〕许多，众，多。

མང་ཚིག 〔名〕多数词，复数词。

མང་ཚོགས 〔名〕群众，大众。

མད་པ 同 བདེན་པ 〔形〕真确，正确。

མན 与 ཡན 相对〔名〕下，以下。

མན་ངག 〔名〕1.宗教上的规劝，教诫，教言，教诲(佛)。2.密诀，口诀，窍门。

མན་ཆད 〔副〕下，在下，以下，以后。

མན་ཇུ 亦作 མན་ཇུ་དང་མཉྫུ 〔名〕1.满族。2.曼殊，文殊(佛)。

མན་ཏེ 或 ཐུན་ཏེ 〔名〕笨人。〔形〕浑浊，龌龊。

མན་པད 同 མན་ངག。

མན་དྲི 〔名〕1.缎。2.绫，绸(一种薄绸子，作佛龛用，一般多黄色)。

མན་ཤེལ 〔名〕1.玻璃。2.水晶。

མར 〔名〕酥油，黄油。〔副〕与 ཡར 相对。下，向下降低。

མར་ཀོ 〔名〕包酥油的皮子。

མར་དཀར 〔名〕奶油，酥油。

མར་དཀྲོག་འཕྲུལ་ཆས 〔名〕奶油分离器。

མར་ཁུ 〔名〕酥油，酥油熔液。

མར་ཁུ་ཁེངས་པ 〔语〕酥油凝结。

མར་ཁེ་སི 〔名〕马克思。

མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས 〔名〕马克思主义。

མར་ཞུག་པ 同 མར་ལུགས。

མར་གད 亦作 མ་རྒད 〔名〕绿宝石。

མར་འགྲིབ་པ 〔语〕减少，

降低，退化。

མར་ངོ་ 与 ཡར་ངོ་ 相对〔名〕下弦；后半月。

མར་ཆག་པ 同 ཞུལ。

མར་སྙིགས 〔名〕酥油熔炼后的渣滓。

མར་བཏོན་འོ་ཕྱེ 〔名〕脱脂奶粉。

མར་ནག 〔名〕清油。

མར་མེ 同 སྒྲོན་མེ 〔名〕灯，酥油灯。

མར་ཞགས་གཅིག 〔语〕一包酥油（半驮）。

མར་ཞུན 〔名〕炼酥，熔炼过的酥油。

མར་ལ 〔副〕后来，最后。

མར་ལེ་རིང་ལུགས 〔名〕马列主义。

མར་ལྷུགས 同 མར་ཞག་པ 〔语〕向下坠落，向下悬垂。

མལ 〔名〕1.床；床架；榻床。2.位置，地位。

མལ་ཁྲི 〔名〕床榻，卧榻。

མལ་ཆ 同 མལ་གཟན 〔名〕卧具；被褥。

མལ་སྟན 同 མལ་གདན 〔名〕褥子；毡毯。

མལ་བདེ 〔形〕睡眠安适。

མལ་རྙལ 〔形〕嫩；脆。

མལ་གཟན 参看 མལ་ཆ。

མལ་ས 〔名〕睡眠处。

མས 与 ཡས 相对〔名〕代 སྨད 下部。〔副〕向下；向下部。

མས་འགྲམ 〔名〕下颌骨。

མས་རྫིབས 〔名〕下眼皮。

མས་འཕུལ 〔名〕藏文前加字 མ。

མས་མ 同 འོག་མ 〔名〕底下，下面的；属下的人。

མི 〔名〕人。〔副〕不；非。

མི་དཀྱུས་མ 〔名〕匹夫；一般人。

མི་སྐྱ 〔名〕俗人；在家人（对出家人说的）。

མི་བསྐྱོད 〔形〕不动；坚定。

མི་ཁ 〔名〕人言（指说闲话的意思）。

མི་ཁལ 同 མི་ཁུར 〔名〕担，挑，背；成人能背起的量。

མི་ཁོམ་པ 〔语〕不闲，无暇（佛）。

མི་ཁྱད་མཚར 〔语〕怪人。

མི་ཁྱིམ 〔名〕人家；人户。

མི་འཁྱམ 〔名〕游民。

མི་གང 〔名〕一弓，一托，一人长的度。〔代〕谁人。

མི་གུ 同 མིའུ 〔名〕矮人，侏儒。

མི་གྲགས 〔名〕知名人士。

མི་གྲགས་ཅན 〔名〕名家；名人。

མི་གྲངས 〔名〕名额；人数，人口。

མི་གྲོང 〔名〕村庄。

མི་དགེ་བ 〔名〕恶，不善。

མི་མགོ 〔名〕人数；人口；人丁，人头。

མི་འགོ 〔名〕1.人数。2.首领，头目，头人。

མི་རྒོད 〔名〕野人，野蛮人。

མི་རྒྱུད 〔名〕家族，种族，世系，传承。

མི་རྒྱུད་དཀར་པོ 〔名〕白种人。

མི་རྒྱུད་ནག་པོ 〔名〕黑种人。

མི་རྒྱུད་སེར་པོ 〔名〕黄种人。

མི་རྒྱུས 〔名〕民情。

མི་སྒེར 〔名〕个人，私人。

མི་ངན 〔名〕坏蛋，坏人，恶棍，恶人。

མི་ངན་རིགས་བཞི 〔名〕四类分子。

མི་ངོ 〔名〕代表，使者。

མི་དངོས་དོན་དངོས 〔语〕真人真事。

མི་མངོན་པ 〔形〕不显；隐蔽。

མི་ཆ་བ 〔语〕陌生；不熟悉；不了解；不知道。

མི་ཆེན 〔名〕伟人；巨人。

མི་ཆོས 〔名〕世人或人间的习惯；人道；人伦，伦理。

མི་ཆོས་པ 〔名〕俗人；世俗人。

མི་མཇེད 〔名〕1.忍受；能忍。2.娑婆世界(佛)。

མི་མཇེད་བདག་པོ 〔名〕娑婆主(指释迦牟尼)。

མི་འཇིག་ཡུན་གནས 〔语〕永垂不朽；千古(哀悼死者)。

མི་རྗེ 〔名〕1.王；首领；统治者。2.大人物；伟人。

མི་ཉག 〔名〕1.西夏(宋代时曾在银川建都的一个小国)。2.四川省甘孜藏族自治州的一个地名。

མི་ཉིད 〔形〕仁慈；诚实。

མི་གཏའ 〔名〕人质。

མི་རྟག་པ 〔名〕无常(佛)。

མི་ལྟོགས 〔名〕乞丐，贫穷；饿饭的人。

མི་ལྟ 〔名〕无关，无妨。

མི་སྟོབས་ལྡན 〔名〕力士，勇士。

མི་ཞེང་པོ 〔名〕跛子，瘸子。

མི་མཐུན་པ 〔语〕分歧；不一致，不合睦。

མི་མཐོང 〔名〕晦日(阴历每月的末一天)。

མི་ཟོ་བོ 〔名〕仇人，对头。

མི་དྲ་མ 〔名〕君子；好人。

མི་དྲག 〔名〕贵族；显贵；绅士。

མི་དྲག་ངན་པ 〔名〕劣绅；豪绅。

མི་དྲག་གཤེད་མ 〔名〕豪绅。

མི་དྲན་དགུ་དྲན 〔语〕胡思乱想。

མི་སྡར་མ 〔名〕胆小鬼。

མི་སྡུག་ལུས 〔名〕1.不美之身。2.蟹的别名。

མི་སྡེ 〔名〕1.俗人。2.村庄。

མི་སྡོ་བ 〔语〕不狭隘；不嫉妒。

མི་ནག 同 མི་སྨུ。

མི་ནག་པོ 〔名〕黑人。

མི་སྣ 〔名〕1.人员；人士。2.代表；使者。

མི་སྣ་བསམ་ཤེས་ཅན 〔名〕开明人士。

མི་སྤྲེ 〔名〕人猿。

མི་ཕོ 〔名〕大丈夫；男子汉。

མི་ཕོད་པ 同 མི་ནུ་བ。

མི་བོ་ཆེ 〔名〕巨人。

མི་བོགས 〔名〕人头税。

མི་ནུ་བ 同 མི་ཕོད་པ 〔语〕不舍；不肯；不能够；不敢。

མི་དབང 〔名〕国王；统治者。

མི་མ་སྤྲེ 〔名〕类人猿。

མི་མེད་ལུང་སྟོང 〔语〕渺无人烟。

མི་མོ 〔名〕1.女性。2.妇女；女人。

མི་དམངས 〔名〕人民。

མི་དམངས་ཀུང་ཧྲེ 〔名〕人民公社。

མི་དམངས་ཀྱི་བློ་ཁ 〔名〕民心。

མི་དམངས་དངུལ་ཁང 〔名〕人民银行。

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར 〔名〕人民日报。

མི་དམངས་འཐུས་མི 〔名〕人民代表。

མི་དམངས་མང་ཚོགས 〔名〕人民大众。

མི་དམངས་དམངས་གཙོ 〔名〕人民民主。

མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ 〔名〕人民大会堂。

མི་དམངས་ཤོག་སྒོར 〔名〕人民币。

མི་དམངས་སྲིད་གཞུང 〔名〕人民政府。

མི་རྡུ་རྒན 〔名〕1.恶人。2.愚人。

མི་ཚང 〔名〕人家，人户；户口，一户人。

མི་ཚང་མས་ཤེས་པ 〔语〕人人皆知。

མི་ཚན 〔名〕户口，人户。

མི་རྩལ་རིང་ལུགས 〔名〕人文主义。

མི་ཚེ 〔名〕世代；一生；人生；一辈子。

མི་ཚེ་གཅིག 〔名〕毕生，终身。

མི་ཞུན 〔名〕人的脂肪。

མི་གཤིས 〔名〕性情，禀性，人格。

མི་གཤིས་ལེགས 〔语〕人性好，脾性好，本性贤良。

མི་ཟླ 〔名〕1.配偶，内助。2.助手。

མི་བཟད་པ 〔语〕猛烈，凶暴，可怕。

མི་བཟད་སེམས 〔名〕粗暴，忿怒之心。

མི་ཡུལ 〔名〕人寰，人间，尘世。

མི་རབས 〔名〕世，代，辈，家谱，后裔。

མི་རབས་གོང་མ་རིམ་ཅན 〔名〕祖先各辈，先世各代。

མི་རབས་སྔོན་མ 〔名〕先辈。

མི་རབས་རྗེས་མ 〔名〕晚辈，后代。

མི་རིགས 〔名〕民族，种族。

མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ 〔名〕民族化。

མི་རིགས་པ 〔语〕不应该，不合理。

མི་རླབས་ཆེན 〔语〕伟人。

མི་ལ 〔名〕米拉（族姓）。〔形〕凶恶，可怖。

མི་ལ་རས་པ 〔名〕米拉日巴（白教一大德）。

མི་ལག 〔名〕仆人，助手。

མི་ལང་བ 〔语〕不完，不穷尽。

མི་ལས་དགུ་ལས 〔语〕胡作非为。

མི་ལུས 〔名〕人身，躯体。

མི་ཤ་ཅན 〔名〕有仇恨的。

མི་ཤ་ལེན་པ 〔语〕报仇，复仇，雪恨。

མི་ཤི་ཁྱིམ་སྟོངས 〔语〕家破人亡。

མི་ཤུགས 〔名〕人力。

མི་གཤིས 〔名〕人性。

མི་གཤིས་སྨྲ་བ 〔名〕人性论。

མི་བཤད་དགུ་བཤད 〔语〕大作文章，胡言乱语。

མི་སེམས་འགུལ་བ 〔语〕动人心弦。

མི་སེམས་སྒྱུ་བ 〔语〕蛊惑人心。

མི་སེར 〔名〕人民，百姓，属民，庶民。

མི་སེར་དོན་གསུམ་རིང་…… ལུགས 〔名〕三民主义。

མི་སེར་སྤེལ་བ 〔名〕殖民。

མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ 〔名〕殖民地。

མི་སྲིད 〔语〕1.不可能。2.不适宜。

མི་གསལ་བ 〔语〕模糊；不明。

མི་གསོད་ཉེས་ཅན 〔名〕杀人犯。

མི་ཧྲེང 〔名〕独身汉，光棍。

མིག 〔名〕1.眼睛。2.窟窿。

མིག་དཀྲུས་རིང་བ 〔名〕丹凤眼（眼睛细长）。

མིག་སྐྱག 〔名〕眼眵，眼屎。

མིག་སྐྱི 〔名〕角膜。

མིག་གི་ཟུར 〔名〕眼睛的两角。

མིག་གྲོགས 〔名〕眼中人；意中人；情人。

མིག་སྒྱུ 〔名〕幻影。

མིག་བསྒྲིལ་བ 〔语〕翻白眼；眼珠向上翻。

མིག་སྔ 〔名〕目前，眼前。

མིག་ཅེ་རེ 〔名〕注视。

མིག་གཅིག་མ 〔名〕独眼龙。

མིག་བཙེར་བ 〔名〕眼常眨动者。

མིག་ལྤགས 〔名〕1.眼皮。2.眼镜。

མིག་ཆུ 〔名〕眼泪。

མིག་སྟོས 〔名〕榜样。

མིག་བསྟར 〔动〕过目，看阅。

མིག་ཐུང 〔名〕近视眼。

མིག་ཐེད 〔名〕茄皮眼，黑眼圈。

མིག་ལྡོག་པ 〔语〕翻眼，眼翻转。

མིག་ནད་ཚན་ཁག 〔名〕眼科。

མིག་རྣག 同 མིག་སྐྱག。

མིག་དཔེ 〔名〕模范，榜样；

典范；样板。

མིག་དཔངས་མཐོ 〔名〕 远见，高见。

མིག་དཔེར་བྱེད་པ 〔语〕 作榜样。

མིག་སྤུ 〔名〕 睫毛。

མིག་སྨིན 〔名〕 角膜。

མིག་འཕྲུལ 〔名〕 把戏；杂技；幻术。

མིག་བུ 〔名〕 1.小孔洞。2.牵引盲人者。

མིག་དབང 〔名〕 眼根(佛)；视觉器官。

མིག་འབུར 〔名〕 瞪眼；眼球大而突出者。

མིག་འབེན 〔名〕 标的，靶子；目标。

མིག་འབྲས 〔名〕 眼珠；瞳人。

མིག་འབྲུམ 〔名〕 沙眼。

མིག་སྦོམ་པ 〔形〕 慷慨；大方。

མིག་མངས 〔名〕 棋；棋子。

མིག་མངས་རིས 〔名〕 棋盘。

མིག་དམར 〔名〕 火星；火曜日，星期二。

མིག་རྩ 〔名〕 看图或识字的方块。

མིག་སྨན 〔名〕 老鹳草(药)；眼药。

མིག་སྨན་མཆུ་རིང 〔名〕 长嘴老鹳草(药)。

མིག་བཙའ་བ 〔语〕 眼看着。

མིག་བཙུམ་བཙུམ 〔语〕 眨眼。

མིག་ཚག 〔名〕 烂眼边。

མིག་ཞར་བ 〔名〕 瞎子；盲人。

མིག་ཟི་བ 〔名〕 眼昏花。

མིག་ཟིམ་ཟིམ 〔语〕 微闭眼。

མིག་ཟུམ་ཟུམ 〔语〕 闭眼；合眼。

མིག་ཟླུམ་པོ 〔名〕 圆眼睛。

མིག་ཡང་མ 〔名〕 少女，年青姑娘。

མིག་ཡོན 〔名〕 斜眼。

མིག་ཡོར 即 **མིག་གཡོར** 〔名〕 草人；假人。

མིག་ཡོལ 〔名〕 眼帘。

མིག་གཟུང་བ 〔语〕眼色温和。

མིག་གཡེར 〔语〕眼光炯炯。

མིག་རྡིག་རྡིག 〔语〕注目，盯着看。

མིག་ཧུས་མཆན 〔名〕怒目，怒视。

མིག་ལོང་བ 〔名〕瞎子，盲人。

མིག་རྒྱུགས 〔名〕眼力。

མིག་ཤེལ 〔名〕眼镜。

མིག་སེར 〔名〕1.黄疸病，肝炎。2.枭。3.眼红，嫉妒。

མིག་ཟླི་བོ 〔名〕独眼。

མིག་ཏར་པོ 〔语〕眼亮，眼光明利。

མིག་ཟུར 〔名〕锐目。

མིག་ཧྲིག་ཧྲིག་གིས་ལྟ་བ 〔语〕凝视。

མིང 〔名〕名，名字，名称，名词，名义，名誉，词语。

མིང་གི་རྟ་བོ 〔名〕词性。

མིང་གི་དབྱེ་བ 〔名〕词类。

མིང་གྲངས 〔名〕名额。

མིང་འགོད་པ 〔语〕署名。

མིང་ཅན 〔名〕1.有名的，出名的。2.细辛(药)。

མིང་ཅན་སེར་པོ 〔名〕虱草花(药)。

མིང་རྟགས 〔名〕专名号。

མིང་སྟོང 〔名〕虚名，空名。

མིང་ཐོ 〔名〕名册，名单。

མིང་ཐོག 〔名〕名义。

མིང་དང་གོ་གནས 〔名〕名位。

མིང་དོན 〔名〕词义。

མིང་དོན་མཚུངས་པ 〔语〕名符其实，名实相符。

མིང་འདོགས་པ 〔语〕取名字。

མིང་པ 〔名〕有名的；出名的。

མིང་པོ 〔名〕1.同胞兄弟。2.兄，哥哥(妹妹称长兄)。

མིང་བྱང 〔名〕1.标题；题签。2.前言，序言。

མིང་འབོད 〔名〕呼名；点名。

མིང་མེད 〔名〕无名指。〔语〕无名。

མིང་ཙམ 〔名〕虚名，空头。

མིང་གཙོ་སྨྲ་བ 〔名〕唯名论。

མིང་ཚབ 〔名〕代名词。

མིང་ཚར 〔名〕饥饿。

མིང་ཚོགས 〔语〕词组；短语。

མིང་མཛོད 〔名〕词典；字典。

མིང་གཞན 〔名〕别名。

མིང་གཞི 〔名〕1.字根；名根；基字。2.基础，根基。

མིང་གཟུགས 〔名〕名色(佛)。

མིང་སྲིང 为 མིང་པོ་དང···སྲིང་མོ 的缩写〔名〕兄妹。

མིད་ཁམ་ཆེ 〔形〕吞咽；急吞大咽。

མིད་པ 〔名〕食道。〔动〕咽。

མིད་པ་འཕྱབ་པ 同 མིད་པ་འགག་པ 〔语〕食道阻塞；噎住；哽塞。

མིད་པའི་སྐྲན་ནད 〔名〕食道癌(病)。

མིན 为 མ་ཡིན 的缩写〔动〕非，否，不是。

མིའི་རིགས 〔名〕人类。

མིའི་རིགས་རྒྱུད 〔名〕人种，人类。

མིཛ 〔名〕1.参看 མི་ཀྱུ。2.瞳人。

མིཛ་ཐུང 〔名〕侏儒，矮子。

མིའོ་ཅོག 〔语〕一切人。

མིས་ཆེད་དུ་བཟོས་པ 〔语〕人为的。

མིས་བཟོས་ཀོ་བ 〔名〕人造革。

མིས་བཟོས་འཁོར་སྐར 〔名〕人造卫星。

མིས་བཟོས་བལ 〔名〕人造毛。

མིས་བཟོས་གཙང་པོ 〔名〕运河。

མིས་བཟོས་མཚོ 〔名〕人工湖。

མིས་བཟོས་སའི་གོ་ལའི···འཁོར་སྐར 〔名〕人造地球卫星。

མུ 同 མཐའ 〔名〕边，尽头，边界。

མུ་ཁ 〔名〕1.边和口。2.染

者，画师(密宗的秘密语)。

མུ་ཁད་མཉམ 〔语〕与边缘相齐，满平到边缘。

མུ་ཁྱུད 〔名〕边缘；周界，辋。

མུ་ཁྱུད་པ 〔名〕1.边围；环境。2.毂辋。

མུ་གེ 〔名〕1.饥馑，灾荒。2.嗜好，嗜欲。

མུ་འགྲམ 〔名〕腮边；腮帮子。

མུ་ཅོར 〔形〕莽撞，大胆，诳妄。

མུ་ཏིག 〔名〕珍珠。

མུ་ཏིག་ཆུན་ཐ 〔名〕珍珠璎珞。

མུ་ཕྱོ་བ 〔名〕穷人，乞丐。

མུ་སྟེགས་པ 〔名〕外道，异教徒。

མུ་ཐུག 〔语〕1.到达边际。2.分配。

མུ་མཐའ 〔名〕边缘，边沿，边界。

མུ་རྡོ 同 ཆུའི་རྡེའུ 〔名〕河滩的圆石子。

མུ་ནི 〔名〕(梵) 1.牟尼(释迦牟尼)。2.遁世者，苦行者。

མུ་འབྲེལ་རི་མོ 〔名〕连环画。

མུ་མེད 〔语〕无边际。

མུ་མེན 〔名〕青金石。

མུ་ཟིགས 〔名〕1.田畔；阡陌。2.边界线，分界线。

མུ་ཟིགས་ཅན 〔名〕田地。

མུ་བཞིན 〔副〕仍然，照旧。

མུ་ཟི 〔名〕1.硫黄。2.火柴。

མུ་རན 〔名〕1.边界，周界。2.籓。

མུ་ལ 〔副〕共同，成堆。〔语〕于……内。

མུ་སངས 〔名〕天，天空。

མུག 〔名〕灾，荒旱，饥荒。

མུག་རྐྱེན 〔名〕灾荒，自然灾害，饥荒。

མུག་སྐྱོབ 〔名〕救荒，救济，救灾。

མུག་ཆ་རྒྱམ 或 བཙོག་རྒྱམ 〔名〕一种野驴。

མུག་པ 同 མུག་མ 〔名〕蠹虫

མུན་ཁང 〔名〕暗室。

མུན་འཁྲིགས 〔形〕黑暗。

མུན་སྒམ 〔名〕暗箱。

མུན་ཐོམ 〔形〕盲目。

མུན་འཐོམས 〔形〕昏暗。

མུན་མདངས 〔名〕暮色。

མུན་ནག 同 མུན་པ 〔形〕黑暗，无光明。

མུན་པ 同 མུན་ནག。

མུན་སྤྲུལ 〔名〕1.谎语。2.无知，鲁钝，愚者。

མུན་མུན་ཐོམ་ཐོམ 〔形〕懵懵懂懂，浑浑噩噩，昏昏沉沉。

མུན་ཛ 〔名〕1.马兰草。2.黄刺(小灌木名)。

མུན་རུབ 〔名〕黄昏，昏暗。

མུན་སེལ 〔名〕日、月、火光、光亮等的别名。〔语〕除暗。

མུན་ཤིག 〔名〕夜间。

མུན་ཟ 〔形〕狂怒。

མུར 〔名〕太阳穴。

མུར་གོང 同 མུ་འགྲམ。

མུར་འགྲམ 〔名〕腮边；腮帮。

མུར་ཇ 〔名〕绿茶。

མུར་རྡུམ 参看 མུར་རྨུམ。

མུར་བ 〔动〕1.咬；细嚼。2.抵。

མུར་རྨུམ 〔形〕钝，不锋利。

མུལ་སྤྲུ་བ 参看 མུ་སྤྲུ་བ。

མུལ་ཐུག 〔名〕拳头。

མུལ་བོ 〔名〕1.请求者。2.求婚者。3.乞丐。

མེ 〔名〕火。

མེ་དཀྲུག 〔名〕火铲，火棍。

མེ་སྐམ 〔名〕火钳。

མེ་སྐར 同 མེ་ཕྲུག 〔名〕火星儿，火花。

མེ་སྐོར 〔名〕营火会(娶亲的一种仪式)。

མེ་སྐྱོན 〔名〕火灾。

མེ་ཁང 〔名〕伙房；厨房；灶房。

མེ་ཁེམ 〔名〕小火铲。

མེ་ཁྱི་ལོ 〔名〕丙戌年。

མེ་ཁྱེར 〔名〕萤火虫。

མེ་མཁལ 〔名〕1.火把。2.半燃的木柴。

མེ་འཁོར 〔名〕火车。

མེ་གྱབ་བྲག་རྡོ 〔名〕火成岩。

མེ་གླང་ལོ 〔名〕丁丑年。

མེ་གླིང 〔名〕美洲。

མེ་གླིང་བྱང་མ 〔名〕北美洲。

མེ་ཀན 〔名〕学者。

མེ་སྤོད 〔名〕篝火；火堆；营火。

མེ་སྒྱོགས 〔名〕炮。

མེ་སྒྲོན 〔名〕灯；烛；火炬。

མེ་ལྕགས 同 མེ་ཆ 〔名〕火镰；取火器。

མེ་ལྕེ 〔名〕火焰；火舌。

མེ་ལྕེ་དྲག་པོ 〔名〕烈火；烈焰。

མེ་ཆ 同 མེ་ལྕགས。

མེ་ཉེན་སྔོན་འགོག 〔语〕防火。

མེ་ཏོག 〔名〕1.花。2.墨脱(拉萨市所辖县之一)。

མེ་ཏོག་གངས་ཤ 〔名〕雪莲花(药)。

མེ་ཏོག་ཉིན་གཅིག་མའི་ ཤུན་པགས 〔名〕木槿皮(药)。

མེ་ཏོག་མཉམ་བཞད 〔语〕百花齐放。

མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར 〔名〕花园。

མེ་ཏོག་པུ་མོ 同 ཤུག་གཟིག་མེ་ཏོག 〔名〕百合花。

མེ་ཏོག་ཟེད་པ 〔名〕花圈。

མེ་ཏོག་བྱ་ཟེ 〔名〕鸡冠花。

མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ 〔名〕花束。

མེ་ཏོག་ལུག་མིག 〔名〕紫菀千花(药)。

མེ་ཏོག་གསེར་ཆེན 〔名〕矮金莲花。

མེ་ཏྲ 〔名〕引火物；火绳。

མེ་རྟ་ལོ 〔名〕丙午年。

མེ་སྟག 参看 མེ་སྐར。

མེ་སྟག་ལོ 〔名〕丙寅年。

མེ་སྟན 同 མེ་གདན 〔名〕热炕；暖座。

མེ་ཐབ 〔名〕灶；炉子。

མེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཆ 〔名〕耐火材料。

མེ་དམ 〔名〕花瓶。

མེ་རྡོང 同 མེ་འོབས 〔名〕火坑。

མེ་གདན 同 མེ་སྟན。

མེ་མདག 〔名〕火烬，有火的红灰。

མེ་མདའ 〔名〕1.枪，火枪。2.火箭。

མེ་མདེལ 〔名〕燃烧弹，烧夷弹。

མེ་རྡོ 〔名〕火石，打火石。

མེ་ཏྲར 〔名〕1.同 མེ་མདག。2.火盆。

མེ་སྣོད 〔名〕火盆。

མེ་སྒྲད 〔名〕火具；游戏的火具。

མེ་སྤྲེལ་ལོ 〔名〕丙申年。

མེ་ཕག་ལོ 〔名〕丁亥年。

མེ་ཕུང 〔名〕火阵，篝火。

མེ་སྦོར 〔名〕火盆。

མེ་བུམ 〔名〕1.医用的火罐。2.花瓶。

མེ་བྱ་ལོ 〔名〕丁酉年。

མེ་བྱི་ལོ 〔名〕丙子年。

མེ་འབྲུག་ལོ 〔名〕丙辰年。

མེ་སྦྲུལ་ལོ 〔名〕丁巳年。

མེ་མ་མུར 同 མེ་མུ་རེ 〔名〕1.塘煨，红火灰。2.近边地狱(佛)。

མེ་མུར 〔名〕1.红火灰。2.近边地狱(佛)。

མེ་ཆག 〔名〕1.火星(极小的火)。2.火爆声。

མེ་མཚོ 〔名〕火海。

མེ་རྫས 〔名〕火药，弹药。

མེ་གཞི 〔名〕砧子。

མེ་བཞི 〔名〕轸宿(二十八宿之一)。

མེ་བཙན 〔名〕防火。

མེ་འོད 〔名〕火光。

མེ་འོབས 参看 མེ་རྡོང。

མེ་ཡོས་ལོ 〔名〕丁卯年。

མེ་རི 〔名〕火山。

མེ་ལུག་ལོ 〔名〕丁未年。

མེ་ལོང 〔名〕1.镜子；鉴。2.模样；模范；标本。

མེ་ཤེད 同 ཟུད་ཤེད。

མེ་ཕུགས་འཕུར་མདའ 〔名〕火箭。

མེ་ཤེལ 〔名〕1.太阳石；火晶。2.火镜。

མེ་སླང 〔名〕火锅；鏊子。

མེ་གསུམ 〔名〕1.三火：南火、家火、阿嚩尼底火（佛）。2.三毒：贪、瞋、痴（佛）。

མེ་གསོད་ཆུ་སྒོ 〔名〕消火栓。

མེ་གསོད་པ 〔名〕消防；救火。

མེ་བསངས 〔名〕熏香；煨桑（祭神）。

མེ་ལྷ 〔名〕火神。

མེད་དགག 〔名〕否定。

མེད་པ 〔动〕无有；不存在。

མེད་པ་བཟོ་བ 〔语〕销毁；消灭；铲除；取缔；取消。

མེད་པར་འགྱུར་བ 〔自〕消灭。

མེན་པ 〔名〕装饰品。

མེར་གྱིས་ཁེངས 〔语〕充满；极满。

མེར་བ 〔形〕1.湿滑；泥泞。2.柔软。3.薄；伸长；扩张；充满。

མེར་མེར་པོ 〔名〕受胎后一周的胎儿状况。

མེར་སྲེག་པ 〔语〕焚毁。

མེལ་ཚེ 〔名〕1.了望者；防护；放哨；守卫者。2.夜间的更限。

མེལ་ཚེ་མཁན 〔名〕更夫，打更者。

མེལ་ཚེ་ཅན 〔名〕夜晚的别名。

མེལ་ཚེ་བ 〔名〕守夜者；更夫。

མེས་རྒྱལ 〔名〕祖国。

མེས་བརྒྱུད 〔名〕祖传。

མེས་པོ 〔名〕祖先，祖父。

མེས་དབོན 〔名〕祖先；祖宗；祖父及父的兄弟。

མོ 〔名〕1.女；女性；牝；雌；阴。2.天数；命运。3.卦；筮；

མོ་རྐྱང 〔名〕独身女子。

མོ་གློག 〔名〕负电，阴电。

མོ་ཉམས 〔名〕妇女的姿态；妇女的特性；女人气。

མོ་རྟགས 〔名〕1.阴性。2.女性生殖器。

མོ་དྲེལ 〔名〕骒骡；牝骡。

མོ་འདེབས 〔名〕打卦；占卜。

མོ་རྡོ 〔名〕卜石。

མོ་སྣེ 〔名〕负极。

མོ་པ 〔名〕占卜者。

མོ་ལྟ་ཤེས་པ 〔名〕能占卜的；知占卜的。

མོ་ཕྱུགས 〔名〕母畜。

མོ་བྱིས 〔名〕女孩；童女。

མོ་བྲན 参看 མོ་ཡན。

མོ་དབང 〔名〕女权。

མོ་མ 〔名〕女占卜者，神巫。

མོ་སྨད 参看 མ་སྨད。

མོ་མཚན 〔名〕女性生殖器。

མོ་ཡན 〔名〕婢女。

མོ་ཡིག 〔名〕阴性字母，即：藏文三十个字母中的 ག་ང་ད་བ་ཛ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས 等十二个阴性字。

མོ་རང 同 མོ་རྐྱང。

མོ་རིགས 〔名〕女性。

མོ་རེངས 〔名〕孤身女人。

མོ་ཤེལ 〔名〕寒水石(药)。

མོ་གཤམ 〔名〕1.不生育的女人。2.极阴性字母。

མོ་གསར 〔名〕处女。

མོག་པ 〔形〕暗黑。

མོག་མོག 〔名〕(汉)馍馍；馒头。〔形〕同 མོག་མོག་པོ。

མོག་མོག་པོ 〔形〕黑暗的；不鲜亮；光泽退减。

མོག་རྣ 〔名〕木耳。

མོག་རྣ་སེར་པོ 〔名〕黄木耳(药)。

མོང་རྟུལ 同 གླེན་པོ 〔形〕呆，笨。

མོང་ཚོ 〔名〕1.膝关节。2.踝骨。

མོང་གོལ 〔名〕(蒙)蒙古；蒙

古人。

སྨོད 〔连〕虽然……，虽然……但是。

སྨོད་པོ 〔形〕丰富；广；多。

སྨོད་ལ 〔副〕当儿；在当时。

སྨོན་ཁྲེ 或 སྨོན་སྲན་ཁྲེའུ 〔名〕一种豆。

སྨོན་གྲུ 〔名〕危宿(二十八宿之一)。

སྨོན་གྲེ 同 སྨོན་དྲེ。

སྨོན་ཚ་ར 同 ཚ་ར。

སྨོན་དར 〔名〕生丝料。

སྨོན་དྲེ 即 སྨོན་གྲེ 〔名〕虚宿(二十八宿之一)。

སྨོན་པ 〔名〕西藏门巴族人。

སྨོན་ཡུལ 〔名〕门域，西藏山南门巴族的聚居区。

སྨོན་ལུག 同 སྦ་སྣང 〔名〕香附(药)。

སྨོན་སྲན་ཁྲེའུ 同 སྨོན་ཁྲེ。

སྨོའི་རང་བཞིན 〔名〕阴性。

སྨོལ་ཁྲབ 〔名〕协商。

སྨོལ་མཆིད 同 གྲོས 〔名〕商议；商谈。

སྨོལ་བ 〔动〕1.谈；讲；接谈。2.议；商议；商量。

སྨོས་མཐུན 〔名〕同意；赞成。

སྨོས་པ 〔名〕深信；崇仰；虔诚。〔动〕1.高兴；喜悦。2.渴望；要求；倾向；志向；信解。

སྨྱ་ངན 〔名〕愁苦；苦恼；不幸；追悼。

སྨྱ་ངན་དག་པ 〔语〕消愁；苦恼消灭。

སྨྱ་ངན་མེད 〔名〕1.阿育王。2.鸡(藻词)。〔语〕无愁苦。

སྨྱ་ངན་ཞུ་བ 〔语〕哀悼；致哀；悼念。

སྨྱ་ངན་ཞུ་ཡིག 〔名〕祭文；悼词。

སྨྱ་ངན་ཤིང 〔名〕垂柳。

སྨྱ་ངན་སེམས་གསོ 〔语〕吊唁。

སྨྱ་ངམ་ཐང 〔名〕沙漠；瀚海。

སྨྱགས་པ 〔动〕使稀烂。〔形〕

溃烂，稀烂。

མྱང 〔名〕娘（西藏日喀则地区的一个地名）。

མྱང་ཆུ 〔名〕年楚河（在西藏日喀则地区）。

མྱང་འདས 为 མྱ་ངན་ལས་འདས་པ 的缩写〔名〕涅槃，灭度（佛）；死。

མྱང་བ 〔动〕为 མྱོང་བ 的未来式。

མྱང་མྱང 〔形〕细长。

མྱང་རྩི 〔名〕黄连（药）。

མྱང་རྩི་སྤྲས 〔名〕鸡爪黄连（药）。

མྱངས་པ 〔动〕为 མྱོང་བ 的过去式。

མྱིང 〔名〕（古）名字，名称，名词。

མྱིན་པ 〔名〕（古）真实。〔动〕同 མིན་པ。

མྱུ་གུ 〔名〕芽；苗；秧。

མྱུ་གུའི་ཚལ 〔名〕1.苗圃。2.秧田。

མྱག་པ 〔动〕徘徊，遨游。

མྱག་གཟན་འབུ 〔名〕蛆虫。

མྱུར་སྔོན་གདོང་ལེན་པ 〔名〕急先锋。

མྱུར་སྐྱོབ 〔名〕抢救；救急。

མྱུར་འགྲོ 〔语〕快走。

མྱུར་བ 〔形〕迅速；快；疾。

མྱུར་བས 〔副〕1.突然，忽然。2.迅速。

མྱུར་མོ 参看 མྱུར་བ。

མྱུར་ཚད 〔名〕进度，速度。

མྱུལ་མཁན 〔名〕1.侦察者，巡检。2.漫游者。

མྱུལ་བ 〔动〕1.侦察，考究。2.寻觅。

མྱུལ་མ 〔名〕特务，探子。

མྱུལ་ཞིབ 〔名〕侦察，刺探。

མྱུལ་ཞིབ་པ 〔名〕侦察员，探子。

མྱོང་ཁྲིད 〔名〕用自己的经验去教导别人。

མྱོང་གྲུབ་པ 〔语〕已取经验，

已有阅历。

མྱོང་བ 〔动〕未来式为 མྱང, 过去式为 མྱངས, 命令式为 མྱོངས。 1.受；尝试。2.经；历。

མྱོང་བྱེད 同 མྱོང་བ་པོ 〔名〕领受者；经历者。

མྱོང་ཚོར 感触。

མྱོངས 〔动〕为 མྱོང་བ 的命令式。

མྱོན་པ 参看 སྨྱོན་པ。

མྱོས་འགྱུར 〔名〕酒的别名。

མྱོས་པ 〔动〕醉；沉醉；迷醉；陶醉。

མྱོས་འཐོག་པ 〔形〕昏迷；闷绝；心智失常。

དམག 〔名〕军队；士兵。

དམག་བཀའ 〔名〕军令。

དམག་དཀྱུས་མ 〔名〕普通兵士；列兵。

དམག་སྐུལ 〔名〕征召，兵役。

དམག་སྐུལ་དང་ལེན 〔名〕服兵役；服役（兵役）。

དམག་འགྲོད 〔名〕行军；进军。

དམག་ཁུལ་ཁང 〔名〕军区。

དམག་ཁྲིམས 〔名〕军法。

དམག་མཁོ 〔名〕军用；军需。

དམག་འཁྲུག 〔名〕战争；烽火。

དམག་འཁྲུག་གི་གྲ་སྒྲིག 〔名〕战备。

དམག་འཁྲུག་གི་མེ་ལྕེ 〔名〕烽火。

དམག་གི་སྨན་པ 〔名〕军医。

དམག་གོས 同 དམག་ལྭ 〔名〕军服；军装。

དམག་གྲབས 〔名〕战备；军备。

དམག་གྲི 〔名〕军刀。

དམག་གྲུ 〔名〕战舰；军舰。

དམག་གྲོན 〔名〕军费。

དམག་འཇིད 同 དམག་འཁྲུག。

དམག་རྒྱགས 〔名〕军粮；军饷；给养。

དམག་རྒྱལ་བ 〔语〕战胜。

དམག་སྒར 〔名〕兵营；营房；军营。

དམག་རྔ 〔名〕战鼓。

དམག་ཆས 〔名〕1.军需品。2.兵器；军械（军事装备）。

དམག་ཆེན 〔名〕大战。

དམག་ཇུས 〔名〕兵法。

དམག་རྟགས 〔名〕军徽。

དམག་འཐབ 同 དམག་འཁྲུག。

དམག་དར 〔名〕军旗；旌旗；战旗。

དམག་དུང 〔名〕军号；号角。

དམག་དོན 〔名〕军事。

དམག་འདུལ 〔名〕讨伐；征伐；征讨。

དམག་ཟློག 同 དམག་བཟློག 〔语〕打退敌军。

དམག་བརྡ 〔名〕军队旗语；烽火；军令。

དམག་ནང་ཞུགས་ལོ 〔名〕军龄。

དམག་དཔུང 〔名〕军队。

དམག་དཔུང་སྐྱོང་སྒྲིག 〔语〕调兵遣将。

དམག་དཔུང་སྐྱོང་བ 〔名〕治军。

དམག་དཔོན 〔名〕将领；军官。

དམག་དཔོན་ཆེན་པོ 〔名〕大将，将领。

དམག་སྤྱི 〔名〕统帅；元帅；总司令。

དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ 〔名〕大元帅。

དམག་སྤྱི་ཐེད་པ 〔语〕挂帅。

དམག་སྤྱོད 〔名〕军用。

དམག་ཕམ་པ 〔语〕战败，被人打败；溃败。

དམག་ཕོགས 〔名〕军饷。

དམག་འཕྲིན 〔名〕军邮。

དམག་འབྲུ 〔名〕军粮。

དམག་སྦྱོང 〔名〕操练；操演；练兵，军训。

དམག་སྡན་པ 〔语〕招兵；

募兵。

དམག་མི 〔名〕军人；士兵，兵员。

དམག་དམངས 〔名〕军民。

དམག་རྩལ 〔名〕军事技术，武艺。

དམག་ཚོགས 〔名〕1.兵团。2.军队。

དམག་ཞྭ 〔名〕军帽。

དམག་སྒྲིག 参看 དམག་སྡེག。

དམག་གཟིགས 〔名〕阅兵。

དམག་ཡོངས 〔名〕全军。

དམག་ར 〔名〕战壕，战场。

དམག་རིགས 〔名〕军种，兵种。

དམག་རུ 〔名〕军队。

དམག་རུམ 参看 སྨག་རུམ。

དམག་རོགས 〔名〕援军。

དམག་ལྷ 同 དམག་ཀོས。

དམག་ཤུགས 〔名〕兵力。

དམག་ཤེད་ཅན 〔名〕军阀。

དམག་ས 〔名〕战地，阵地。

དམག་སྲིད 〔名〕军政。

དམག་སྲིད་མི་སྣ 〔名〕军政人员。

དམངས 〔名〕庶民；人民。

དམངས་ཁྲོ 〔名〕民愤。

དམངས་ཁྲོད 〔名〕民间。

དམངས་གླུ 〔名〕民歌，民谣。

དམངས་འདེམས 〔名〕民选。

དམངས་སྤྱོད 〔名〕民用。

དམངས་དབང 〔名〕民权。

དམངས་གཙོ 〔名〕民主。

དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ 〔语〕发扬民主。

དམངས་བཙུགས 〔名〕民办。

དམངས་བཙུགས་སློབ་གྲྭ 〔名〕民办学校。

དམངས་འཚོ 〔名〕民生。

དམངས་གཞས 〔名〕民歌，民谣。

དམངས་ཡོངས 〔名〕全民。

དམངས་རིགས 〔名〕戍陀罗（古印度四阶级中最低阶级的人）。

དམངས་སྲིད 〔名〕民政。

དམད་པ 〔名〕 或〔动〕 诅咒；诟骂。

དམན 〔形〕 1.低；劣；卑下；劣贱；平庸。2.次；亚。

དམན་པ 〔形〕 低下；低级。

དམའ 〔形〕 1.低；低下。2.卑；卑下。

དམའ་ཐབ 〔名〕 平炉。

དམའ་ཕབ་པ 〔动〕 斥责，申斥；贬低。

དམའ་བ 〔形〕 低级(初步)。

དམའ་འབེབས 〔名〕 1.斥责，申斥。2.凌辱，侮辱；亵渎；贬低。3.诽谤；中伤。

དམའ་མོ 〔形〕 1.低；劣。2.小；少许。

དམའ་རིམ 〔名〕 初等；初级；下等；低级。

དམའ་རྦབས 〔名〕 低潮。

དམའ་ས 〔名〕 低处；洼处。

དམར 〔形〕 红。

དམར་རྒྱས 〔形〕 鲜红；大红。

དམར་སྐྱ 〔名〕 雅卓（河名）。〔形〕 浅红；粉红。

དམར་ཁྲ 〔名〕 红条纹。〔形〕 镶红；红白相间之色；红底带花；红花色。

དམར་ཁྲིད 〔名〕 明显训示；直接教授。

དམར་ལྕགས་ཀྱི་རི 为 དམར་པོ་རི་དང་ལྕགས་པོའི་རི 的缩写〔名〕布达拉的红山与对面药王山的合称。

དམར་ཆེམས 同 དམར་ཕྱང་ངེ་བ 〔形〕 红光灿烂；红光炽盛。

དམར་ཆེན 〔名〕 大红（指颜料）。

དམར་མཆོད 〔名〕 杀生祭祀。

དམར་རྗེན་དུ་འདོན་པ 〔语〕 揭露；揭穿。

དམར་རྩེན 〔名〕 红花(药)。

དམར་ཐང 同 དམར་དྭངས 〔形〕 纯红，鲜红。

དམར་ཐིག 〔名〕 红线。

དམར་དྭངས 同 དམར་ཐང。

དམར་ནག 〔形〕深红色。

དམར་པོ 〔形〕红，红的。

དམར་པོ་དམར་ཚང 〔形〕通红。

དམར་པོ་རི 〔名〕红山（布达拉宫就建筑在此山上）。

དམར་དམག 〔名〕红军。

དམར་དམར་རྗེན་རྗེན 〔形〕明明白白；昭然若揭。

དམར་སྨུག 〔形〕紫红色。

དམར་རྩི 〔名〕红色颜料；胭脂。

དམར་ཚག 〔名〕朱点。

དམར་འཛིང 〔名〕肉搏；搏斗；激烈搏斗。

དམར་ཞུར 〔名〕红嘴；红啄头。

དམར་འོད་ཚེམ་ཚེམ་འཕྲོ་བ 〔形〕红彤彤；红光灿烂。

དམར་རིལ་མགོ་ནག 〔名〕藏三七（药）。

དམར་ལམ་ལམ 〔形〕红光闪烁；红彤彤。

དམར་ཤད 〔名〕红画纹；红条纹。

དམར་སེར 〔名〕日晕。〔形〕金黄；杏黄色。

དམར་གསོད 〔名〕残害；残杀；惨杀；杀害；屠杀。

དམར་ཉང་རི་བ 同 དམར་ཚམས。

དམས་པ 〔形〕（古）弱；衰退；衰败。

དམིག 〔名〕洞穴；孔隙。

དམིག་པ 〔名〕1.穴；洞。2.一种蜥蜴；穿山甲。

དམིགས་བཀར 〔名〕专门。

དམིགས་གཏད 〔名〕1.针对。2.专注；思想集中；所希望。

དམིགས་རྟེན 〔名〕依靠；指望。

དམིགས་པ 〔名〕1.意念，思想。2.所缘；所想。〔动〕想，谋；想象。

དམིགས་བུ 〔名〕1.引导者。2.引盲人者。

དམིགས་མེད 〔名〕独立；不依；无所缘；无得(佛)。

དམིགས་ཚད 〔名〕指标。

དམིགས་འཛུགས 〔名〕指定。

དམིགས་ཡུལ 〔名〕1.所缘境(佛)。2.目的，目的地。

དམིགས་བསལ 〔副〕1.特别；特殊；例外。2.优待。

དམུ 〔名〕西藏最初的一个部落名。

དམུ་རྒོད 〔形〕野；不驯；凶恶；野蛮；粗暴。

དམུ་ཆུ 〔名〕水肿。

དམུ་རྣོ 〔名〕心黑；心凶狠。

དམུ་རྗིད 参看 དམུ་ཆུ。

དམུན་པ 同 གླེན་པོ 〔名〕傻子；呆子；愚人。

དམུར་བ 同 རྨུར་བ。

དམུལ་བ 同 འཛོམ་པ。

དམུས་ལྡང་བ 〔名〕1.世故；奸滑。2.灰心。

དམུས་ལོང 〔名〕生盲；先天盲。

དམེ་གྲི 〔名〕凶器；杀过人的刀。

དམེ་བ 同 རྨེ་བ。

དམེ་པོ 〔名〕1.污秽人。2.杀人者。3.美武（甘肃省甘南藏族自治州的一个地名）。

དམེ་བོར་འཁྱུགས 〔语〕乱杀；互相残杀。

དམོད་པ 〔动〕1.咒骂；诅咒。2.克服；降服。

དམོད་མོ 〔名〕诅咒。

དམོད་མོ་རྒྱག་པ 〔语〕咒骂。

དམོད་མོ་འདེབས་པ 〔语〕咒骂。

དམོད་ཚིག 〔名〕誓词；诅咒语。

དམྱལ་བ 〔名〕地狱。

དམྱུག་པ 〔动〕显示；表出。

དམྱུགས་པ 〔动〕汲出；捞出。

རྨ 〔名〕疮；伤；疤痕。

རྨ་དཀྲིས 〔名〕绷带。

རྨ་ཁ 〔名〕疮口；伤口。

རྨ་རྒོད 〔名〕恶疮，

རྨ་ངན་དུག་མཆེད 〔名〕破伤风（病）。

རྨ་ཆས 〔名〕外科器械。

རྨ་ཆུ 〔名〕1.黄河。2.玛曲（甘肃省甘南藏族自治州的一个县)。

རྨ་ཆེན 〔名〕玛沁（青海省果洛藏族自治州的一个县)。

རྨ་ཆེན་གངས་རི 〔名〕玛沁雪山（在青海省果洛藏族自治州玛沁县)。

རྨ་རྗེས 〔名〕疮疤；伤疤。

རྨ་གཏོད 〔名〕创伤，成疮。

རྨ་འཚུབ 〔语〕治疮，缝伤口。

རྨ་པ 〔动〕为 རྨོད་པ 的未来式。

རྨ་བ 〔动〕过去式为 རྨས。受伤。

རྨ་བྱ 〔名〕孔雀。

རྨ་འབྱིན་པ 〔语〕1.治疮。2.揭露过失。

རྨ་སྨན 〔名〕疮药，伤药。

རྨ་སྦྱི 〔名〕敷药，膏药。

རྨ་མཚན 〔名〕伤痕，疮疤。

རྨ་ཕྲུ 〔名〕1.痘疹。2.疱疮，脓疮。3.化脓的伤。

རྨ་ཕྲུལ 〔名〕疮疤。

རྨ་ལྷོ 〔名〕黄南（青海省的一个藏族自治州)。

རྨང 〔名〕地基，基础。

རྨང་འཛབ 〔名〕镊子。

རྨང་རྡོ 〔名〕基石。

རྨང་ཆེར 〔名〕钳子，镊子。

རྨང་གཞི 同 རྨང。

རྨང་གཞི་འདིང་མཁན 〔名〕奠基人。

རྨང་གཞི་འདིང་བ 〔动〕奠基。

རྨངས་པ 〔动〕知道。

རྨད 〔形〕极佳；优美；稀有；很好。

རྨད་ཆད 〔名〕耳环，耳朵的装饰。

རྨད་དུ་བྱུང་བ 〔形〕优秀，非凡。

རྨད་པ 〔名〕受伤。

རྨད་པོ་ཆེ 〔形〕非常大的。

རྨད་བྱུང 为 རྨད་དུ་བྱུང་བ 的缩写〔形〕稀有；卓越；超群，出类拔萃。

རྨད་བྱུང་མཛད་པ 〔形〕伟大的事业；伟大的功勋。

རྨད་མཚར 〔形〕绝妙。

རྨན 〔名〕受伤，创伤。

རྨས 〔动〕为 རྨ་བ 和 རྨོད་པ 的过去式。

རྨས་སྐྱོན 〔名〕创伤。

རྨས་པ 〔动〕受伤。

རྨས་མ 〔名〕伤员。

རྨས་མ་དང་ནད་པ〔名〕伤病员。

རྨས་དམག 〔名〕伤兵，伤员，伤号。

རྨི་ལྟས 〔名〕梦兆。

རྨི་བ 〔动〕未来式为 རྨི，过去式为 རྨིས。1.梦，作梦。2.幻想。

རྨི་ལམ 〔名〕梦。

རྨི་ལམ་སྐྱིད་པོ 〔名〕美梦。

རྨིག་སྒ 〔名〕蹄形马鞍。

རྨིག་ལྕགས〔名〕马掌，铁掌。

རྨིག་སྣ་ཅན 同 སྣ་བཙེམས〔名〕一种护面具。

རྨིག་པ 〔名〕蹄子。

རྨིག་པ་ཁ་གཉག 〔名〕偶蹄。

རྨིགས་པ 〔名〕小蜥蜴。

རྨིགས་བུ 同 རྨིགས་པ。

རྨིད 同 རྨོད。

རྨུ 同 དམུ。

རྨུ་ཐག 〔名〕1.悬旗的绳。2.光绳。

རྨུག་པ 〔动〕未来式为 རྨུག，过去式及命令式为 རྨུགས。咬，叮，刺，螫。

རྨུགས 〔动〕为 རྨུག་པ 的命令式。

རྨུགས་པ 〔名〕浓雾。〔形〕糊涂，昏迷，愚昧。〔动〕为 རྨུག་པ 的过去式。

རྨུགས་འཛིན 〔名〕持雾；财

神（迷信）的藏词(佛)，梵名藏跋拉（ཛ་བྷ་ལ）。

རྨུར་བ 〔名〕互吠；相互狺狺。

རྨུས་པ 参看 དམུས་ལོང་བ。

རྨེ་བ 即 དརྨེ་བ〔名〕1.痣，斑点。2.瑕疵；痕迹。

རྨེ་བ་ཅན 〔名〕1.有斑点者。2.污秽。

རྨེ་འབམ 〔形〕1.污秽。2.腐烂。

རྨེག་ངན 〔名〕凶兆。

རྨེག་བཏང〔语〕消灭，摧毁。

རྨེག་པ 〔名〕1.根本。2.排列，次序。

རྨེག་མེད་དུ་གཏོང་བ 〔语〕彻底毁灭。

རྨེག་མེད་པ 〔语〕1.根本没有；绝对没有。2.无秩序，不规则。

རྨེད 〔名〕鞍鞯。

རྨེད་པ 〔动〕未来式为 རྨ，过去式为 རྨས，命令式为 རྨོས。询问。

རྨེན་ངན 参看 རྨེག་ངན。

རྨེན་གཅོད 〔语〕割疮。

རྨེན་པ 〔名〕颈疮，肉瘤，扁桃腺发炎(病)。

རྨེན་བུ 参看 རྨེན་པ。

རྨེན་རྩ 〔名〕腺体。

རྨོ་རྐོ་མཁན 〔名〕耕田者，农民。

རྨོ་འདེབས〔名〕耕种，耕作。

རྨོ་ཕྱུགས 〔名〕耕牛；耕畜。

རྨོ་བ〔动〕为 རྨོད་པ 的未来式。

རྨོ་བོ 〔名〕奶奶，祖母。

རྨོ་བོ་ལགས 〔名〕老大娘，老婆婆。

རྨོ་རྨོ 〔名〕1.老太婆。2.祖母；外祖母。

རྨོ་ཞིང 〔名〕耕地。

རྨོ་རོགས 〔名〕代耕。

རྨོ་ལགས 参看 རྨོ་རྨོ。

རྨོ་ལས 〔名〕耕作。

རྨོ་ས 〔名〕田地，耕地。

རྨོག 〔名〕盔。

རྨོག་ཞྭ 参看 རྨོག。

རྨོང་སྤུ 〔名〕阴毛。

རྨོངས་ཁའི་སྤྲི 同 རྨོངས་སྤྲི 〔名〕腥膻。

རྨོངས་སྒྲོགས 〔名〕瞌睡；入睡。

རྨོངས་གཉིད 〔名〕迷梦，沉睡。

རྨོངས་བརྟུལ 〔名〕愚钝者；呆子。

རྨོངས་དད 〔名〕迷信。

རྨོངས་ནོར་བ 〔名〕迷误。

རྨོངས་པ 〔名〕愚人，笨人，无知者。〔动〕欺骗，蒙蔽，蛊惑。〔形〕愚昧；昏暗；阴暗。

རྨོངས་བག 〔形〕迷惑。

རྨོངས་སྤྲི 参看 རྨོངས་ཁའི་སྤྲི。

རྨོངས་རྨོངས་ཆོད་ཆོད 〔形〕浑浑噩噩，糊里糊涂。

རྨོངས་བསམ 〔名〕蒙昧。

རྨོད་པ 〔动〕未来式为 རྨོ，过去式及命令式为 རྨོས。耕；耕种，犁。

རྨོན་ལྕགས 〔名〕铧；犁铧。

རྨོན་དོར 〔名〕同轭的一对耕畜；并驾的两头牛；偶耕的两头牛。

རྨོན་འདེབས 〔名〕芒种（二十四节气之一）。

རྨོན་པ 〔名〕1.耕田。2.耕畜。

རྨོན་ཕྱུགས 〔名〕犁牛。

རྨོན་མཛོ 〔名〕耕牛；耕地的犏牛。

རྨོལ་བ 〔动〕抽出；拔出；擗开。

རྨོས 〔动〕1.为 རྨེད་པ 的命令式。2.为 རྨོད་པ 的过去式和命令式。

རྨྱ་བ 〔名〕晕病；晕船；晕车。〔动〕衰败；腐败。

རྨྱང་བ 〔动〕命令式为 རྨྱོང。1.倾向；弯向。2.伸；伸懒腰。

རྨྱོང 〔动〕为 རྨྱང་བ 的命令式。

སྨ་བ 〔形〕1.低；低下。2.卑下。

སྨ་འབེབས 〔名〕贬低；降低；诬蔑。

སྨ་ར 〔名〕胡须。

སྨག 〔名〕臭里子（药）。

སྨག་ཁྲོད 〔语〕暗中。

སྨག་རུམ 〔形〕黑暗，傍晚。

སྨག་ཤིང 〔名〕苦楝子（药）。

སྨད 〔名〕下部，后（指时间）。〔形〕下，低下。

སྨད་དཀྲིས 同 སྨད་གཡོགས 〔名〕裙子，裤筒裙。

སྨད་རྫུས་མ 〔名〕美女。

སྨད་འཚལ 〔名〕1.贱；无耻；淫乱。2.堕落。

སྨད་འཚལ་བོ 〔语〕1.无耻，淫乱。2.堕落。3.身形不正。

སྨད་འདོགས 〔名〕藏文中的下加字 ཡ་ར་ལ་ཝ 四字。

སྨད་པ 〔名〕1.诽谤，谤毁；谴责；斥骂。2.凌辱；轻视。〔动〕为 སྨོད་པ 的未来式及过去式。

སྨད་འཚོང་མ 〔名〕妓女

སྨད་གཡོགས 同 སྨད་དཀྲིས。

སྨད་ར 〔名〕恶语；诽谤；呵斥。

སྨད་ར་གཏོང་བ 〔语〕辱骂。

སྨད་གཤམ 参看 སྨད་དཀྲིས。

སྨན 〔名〕药；药材。

སྨན་སྐུ 〔名〕合金像，金银铜铁锡合铸的像。

སྨན་ཁང 〔名〕医院。

སྨན་ཁབ 〔名〕针药。

སྨན་ཏོག 〔名〕1.块药；矿药。2.未炮制的生药。

སྨན་གྱི་བརྟེས་ལུགས་བཞི 〔名〕医的四诊法，即望、闻、问、切。

སྨན་གྱི་རིག་གནས 〔名〕医学。

སྨན་གླིང 〔名〕米林（拉萨市所辖县之一）。

སྨན་སྒྱ 〔名〕姜（药）。

སྨན་བཅོས 〔名〕治疗；医药；医治，医疗。

སྨན་ཆང 〔名〕药酒。

སྨན་ཆུ 〔名〕药水。

སྨན་ཆ་གཏོང་བའི་འཕྲུལ…

ཆས 〔名〕喷雾器。

སྨན་ཆེན 〔名〕草乌(药)。

སྨན་མཆོག 〔名〕良药，特效药，万灵药。

སྨན་ལྗོངས 〔名〕1.产药区。2.生长花草的区域。3.西藏的别名。

སྨན་གཉེར 〔名〕司药员。

སྨན་བཏགས་པ 〔名〕研药(研药成末)。

སྨན་རྟ 〔名〕药引子。

སྨན་ཐུན 〔名〕剂，付，药包。

སྨན་ཐུར 〔名〕药匙，药杓。

སྨན་དང་སྨན་བཅོས 〔名〕医药。

སྨན་དེབ 〔名〕药典，医书，药书。

སྨན་པ 〔名〕医生，医士，大夫。

སྨན་པ་ཀྲང་རྗེན་མ 又作 ཀྲང་རྗེན་སྨན་པ 〔名〕赤脚医生。

སྨན་པ་ཞུ་བ 〔语〕求医。

སྨན་དཔྱད 〔名〕1.药方，处方。2.治疗法。

སྨན་ཕྱེ 〔名〕散剂。

སྨན་བླ 〔名〕药师，医生，大夫。

སྨན་སྦྱོར་བ 〔动〕配药，合药。

སྨན་སྦྱོར་བྱེད་མཁན 〔名〕药剂师。

སྨན་ཟི 〔名〕药膏。

སྨན་ཚོས 〔名〕染料。

སྨན་རྫས 〔名〕药材，药物。

སྨན་གཞུང 〔名〕药典，药书。

སྨན་བཟང 〔名〕良药。

སྨན་ཡིག 〔名〕药方。

སྨན་ཡོན 〔名〕1.医药费。2.胜利(佛)。

སྨན་རས 〔名〕绷带。

སྨན་རིག 〔名〕医学。

སྨན་རིགས 〔名〕药材。

སྨན་རིལ 〔名〕药丸。

སྨན་རོ 〔名〕药渣。

སྨན་ལེན 〔名〕受药，服药相宜，服药生效。

སྨན་ལེབ 〔名〕片剂。

སྨན་ཤར 〔名〕青年女子；少女。

སྨར 或 སྨར་ཆད 〔名〕现金；现款。

སྨར་ཁམས 〔名〕芒康(西藏昌都地区的一个县)。

སྨར་བ 〔形〕善妙。

སྨལ་པོ 〔名〕觜宿(二十八宿之一)。

སྨིག་རྒྱུ 〔名〕映景；阳焰；气浪。

སྨྱིག་མ 〔名〕1.同 སྨྱུག་མ。2.芦苇。

སྨིན་དབྱངས 〔名〕细眉，柳叶长眉。

སྨིན་གཏོང 〔名〕生效，起作用。

སྨིན་དྲུག 〔名〕南斗六星；昴宿(二十八宿之一)。

སྨིན་བསྡུས་པ 〔语〕皱眉。

སྨིན་པ 〔动〕或〔形〕成熟，黄熟。

སྨིན་མ 〔名〕1.眉毛。2.发育成熟的少女。

སྨིན་མི 〔名〕成人，成年人。

སྨིན་ཚུགས 〔名〕眉相。

སྨིན་ལེགས་མ 〔名〕秀眉女；美女。

སྨུག 或 སྨུག་པོ 〔形〕紫色；棕色；酱色。

སྨུག་འཁྲིགས 〔语〕起雾；下雾。

སྨུག་ཆུང་མདོན་ཡོན 〔名〕黄花绿绒蒿(药)。

སྨུག་པ 亦作 སྨུགས་པ 〔名〕雾。

སྨུག་པོ 〔形〕紫色，棕色；酱色。

སྨུག་རྨུར 〔名〕紫色伤痕。

སྨུག་དམར 〔形〕酱红色；棕色。

སྨུག་རྩི 同 སྨུག་རྫས 〔名〕1.胭脂。2.同 སྨུག་ཚོས。

སྨུག་ཚོས 〔名〕紫红颜料。

སྨུགས་པ 〔名〕雾。

སྨུན་པོ 参看 དམུན་པ。

སྨེ་ཐིག 〔名〕痣点；雀斑。

སྨི་བདུན 〔名〕北斗七星。

སྨེ་བ 〔名〕痣，雀斑。

སྨེ་བ་དགུ 〔名〕卜术上的九宫。

སྨོ་སྨོ 参看 སྨོ་མོ。

སྨོད་པ 〔动〕未来式及过去式为 སྨད，命令式为 སྨོད。贬低；诽谤；责备。

སྨོན་འདུན་ཞུ་བ 〔动〕祝福；祝愿。

སྨོན་འདྲིས 〔名〕挚友；至诚朋友。

སྨོན་པ 〔名〕愿望；希愿。〔动〕祈祷；祝福；祈福；发愿；希求；希望。

སྨོན་ཚིག 〔动〕贺词；祝愿词；祈祷词。

སྨོན་ཚིག་འབུལ་བ〔语〕献词。

སྨོན་ལམ 〔名〕愿望，祈祷。

སྨོན་སེམས 〔名〕愿心。

སྨོས་ཅི་དགོས 〔副〕当然，何须说；不消说。

སྨོས་དག 〔名〕大声。

སྨོས་མེད 〔语〕不消说，不用说，没有什么可说的。

སྨྱང་བ 〔动〕伸，展。

སྨྱན 〔名〕（古）结亲；嫁娶。

སྨྱན་ཀ 〔名〕媒人。

སྨྱན་ཀ་བྱེད 〔动〕作媒。

སྨྱར་བ 参看 སྨྱར。

སྨྱུ་གུ 同 སྨྱུག་གུ 〔名〕1.笔。2.芦管。3.笋。

སྨྱུ་གུ་ཅན 〔名〕1.缮写员，执笔人。2.文书。

སྨྱུག་མ 〔名〕竹子。

སྨྱུག་མ་མཁན 〔名〕竹工，篾匠。

སྨྱུ་གའི་ཁ 〔名〕1.笋尖。2.笔尖。

སྨྱུག་བརྐོས 〔名〕竹刻。

སྨྱུག་སྒྲོག 〔名〕笔筒，竹筒。

སྨྱུག་གུ 〔名〕1.笔，竹笔。2.笋子。

སྨྱུག་གླིང 〔名〕竹笛，箫。

སྨྱུག་ཆས 〔名〕竹器。

སྨྱུག་འདྲ〔名〕竹林消（药）。

སྨྱུག་མ 〔名〕竹茹（药）。

སྨྱུག་ཚ 〔名〕笋子。

སྨྱུག་ཚིགས་ཅན་དམར་རིལ་མགོ་ནག 〔名〕竹节三七（药）。

སྨྱུག་མཚེ 〔名〕木贼（药）。

སྨྱུག་འཛིན 〔名〕缮写员，文书。

སྨྱུག་ཞྭ 〔名〕斗笠。

སྨྱུག་ཤད 〔名〕篮子；竹篦。

སྨྱུགས་པ 〔动〕刺入；插入；装入；放入。

སྨྱུང་གནས 〔名〕斋；斋戒，禁食。

སྨྱུང་གནས་སྡོམ་པ〔语〕斋戒。

སྨྱུང་བ 〔形〕锐，尖。〔动〕斋戒；闭斋。

སྨྱུང་ཐུ 〔名〕锥子。

སྨྱུར་བ 〔动〕催促；使快，使速。

སྨྱེ་བ 同 ཞན་པ 〔形〕弱，衰弱。

སྨྱོ་ཚིག 〔名〕淫秽语；下流话。

སྨྱོ་བ 〔动〕未来式为 སྨྱོ，过去式及命令式为 སྨྱོས。发狂，神经错乱。

སྨྱོ་འཐོག་པ 〔语〕狂乱，神经错乱，神志不正常。

སྨྱོ་ཧམ 〔名〕疯狂。

སྨྱོ་ཧམ་གཏུམ་སྤྱོད 〔语〕疯狂暴戾。

སྨྱོང་བ 参看 སྨྱུང་བ。

སྨྱོན་པ 〔名〕疯子，神经病患者。

སྨྱོན་པ་འཇུག་ཁང 〔语〕疯人院。

སྨྱོས 〔动〕为 སྨྱོ་བ 的命令式。

སྨྲ་སྒོ 〔名〕嘴的别名。

སྨྲ་འཆལ 〔名〕胡说八道；乱说，恶语。

སྨྲ་བ 〔动〕过去式为 སྨྲས，命令式为 སྨྲོས。说，讲。

སྨྲ་བའི་མཆུ 〔名〕嘴唇。

སྨྲས་པ 〔动〕为 སྨྲ་བ 的过去式。

སྨྲེ་སྔགས་འདོན 〔语〕怨叹，叹息，长叹，哀号。

སྨྲེ་བ 〔名〕痛苦，不幸。

སྨྲེད་པ 参看 སྨྲེ་བ。

སྨྲེད་ཚིག 〔名〕1.悲叹词。2.隐语，秘密语(佛)。

སྨྲོས 〔动〕为 སྨྲ་བ 的命令式。

ཙ

ཙ་ཀོ་ར 〔名〕（梵）1.鹧鸪。2.白松鸡。

ཙ་གི་ཙི་གི 〔形〕零零碎碎。

ཙ་ན 〔副〕1.当时，当在……时候。2.（梵）刹那，霎那。

ཙ་ར 同 **ཙེ་ར** 〔名〕鞭打；鞭刑。

ཙ་རི 亦作 **ཙཱ་རི** 〔名〕杂日山（在西藏东南部）。

ཙག་ཀྲ 〔名〕火柴（印度语）。

ཙག་གེ 〔名〕靶的，靶子上的黑点。

ཙག་ཙོག 〔形〕杂乱，零碎。

ཙན་དྲ 〔名〕（梵）油籽。

ཙན་དན 〔名〕（梵）栴檀，檀香。

ཙན་དན་མཆོག 〔名〕白栴檀，白檀香。

ཙན་དན་དམར་པ 〔名〕紫檀。

ཙབ་གྲོལ་ཅན 〔名〕好斗者，挑衅者，捣乱者。

ཙབ་ཙུབ 同 **ཚབ་ཚུབ** 〔形〕匆忙，急速，仓促，慌忙。

ཙབ་ཙོང་བ 〔形〕忙乱，匆忙，匆匆忙忙。

ཙབ་ཧྲལ 〔名〕流氓，无业游民。

ཙབས་རུ 同 **ཙབ་རུ** 〔名〕角筒。

ཙབས་རུ་ཚྭ 〔名〕一种盐。

ཙམ 〔副〕1.仅仅，只有。2.将近，大约。3.少许，些微，点儿。

ཙམ་ཀ 〔名〕宝盖草（药）。

ཙམ་ན 〔副〕当……时。

ཙམ་པ 〔形〕状似，状如。

ཙམ་པ་ཀ 〔名〕（梵）木兰花，雪莲。

ཙམ་པོ 〔名〕或〔代〕1.无论何人。2.如此者。

ཙམ་པོ་བ 〔名〕1.普通人。2.单纯。

ཙམ་ཙོམ 或 ཚམ་ཚོམ 〔形〕怀疑，犹豫，踌躇。

ཙའོ་ཀྲུའི 〔名〕（汉）蚤缀（药）。

ཙི་གུ 〔名〕小老鼠。

ཙི་ཏྲ་ཀ 〔名〕（梵）秦椒，称为温药之王。

ཙི་ཏྲིག 〔名〕泻药。

ཙི་ཙི 〔名〕1.鼠。2.稷子。〔象〕鼠叫声。

ཙི་ཙི་དཀར་པོ 〔名〕银鼠。

ཙི་ཙི་ས་འཛིན 〔名〕辣蓼，结根草梅（药）。

ཙི་ཧྭ་ཏི་ཏིང 〔名〕（汉）紫花地丁（药）。

ཙིག་ཙིག 〔名〕鼠。

ཙིད 〔名〕基石，基本，本源。

ཙིར་ཙིར་ཙུར་ཙུར 〔象〕唧唧喳喳。

ཙུ་ཏ 〔名〕（梵）1.一种珠宝石。2.芒果树。

ཙུག 同 ཇི་ལྟར 〔副〕怎样，如何。

ཙེ་གུར 〔名〕小管子。〔形〕些，微，少许。

ཙེ་པོ 即 ཟེ་པོ 〔名〕背筐，背斗，篮子。

ཙེ་རེ 〔名〕歌，调，高音。

ཙེབ་ཙེབ 〔形〕锐利，尖利。

ཙེམ་ཙེ 同 ཚེམ་ཙེ 〔名〕（汉）剪子，剪刀。

ཙོ 或 ཙོ་ར 〔名〕百合（药）。

ཙོག་པུ 〔名〕蹲。

ཙོག་ཙོག 〔副〕蹲坐状。

ཙོང 〔名〕（汉）葱。

ཙོང་ཁ 〔名〕青海的湟水两岸。

ཙོང་ཁ་པ 〔名〕宗喀巴，西藏佛教格鲁派（黄教）的创始人。

ཙོང་ཆུ 〔名〕湟水（在青海省）。

ཙོང་ཙོང 〔形〕平，平坦，直。

ཙོབ་ཙོབ 〔形〕纷乱，纷杂。

ཙེར་མོ 〔名〕撮。

གཙགས་པ 〔动〕未来式和过去式为 གཙགས，命令式为 གཙོགས。穿入；刺入。

གཙགས་བུ 〔名〕刺针（医用针具）；放血的针或小刀。

གཙང 〔名〕藏（指西藏日喀则地区一带）。〔形〕参看 གཙང་མ。

གཙང་ཁང 〔名〕1.净室；内殿。2.庙；佛堂。

གཙང་སྒྲིག 〔名〕清理。

གཙང་ཆག 〔名〕全部豁免。

གཙང་ཆུ 〔名〕1.雅鲁藏布江。2.河流。3.净水。

གཙང་དག 〔形〕干净。

གཙང་དག་བཟོ་བ 〔语〕清除；驱除；涤荡；肃清。

གཙང་གནས 〔名〕净住；仙境。

གཙང་པ 〔名〕日喀则地方的人的称谓。〔形〕洁净。

གཙང་པོ 〔名〕江河。

གཙང་བ 〔名〕或〔形〕纯洁；干净。

གཙང་ཐུ 〔名〕1.阳伞。2.帐；幔；帘子。

གཙང་འཐུད 〔名〕清除；铲除。

གཙང་སྦྲ 〔名〕洁净；清洁；卫生。

གཙང་མ 〔形〕清洁；纯洁；干净。

གཙང་མ་གཙོང་ཆང 〔形〕干干净净。

གཙང་གཙོང 〔形〕陡耸；崎岖；峥嵘。

གཙང་བཙོག 〔名〕清洁和污秽。

གཙང་ཡ་མེད 〔语〕清洁无比；极清洁。

གཙང་ཤད་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕精梳机。

གཙང་བཤེར 〔名〕清理；盘点；清算。

གཙང་སེལ་དེ་བ 参看 གཙང་ཡ་མེད。

གཙང་སེལ 〔语〕清除；肃清；根除。

གཙབ་གྲི 〔名〕砍刀。

གཙབས་པ 〔动〕未来式及过去式为 གཙབས，命令式为 གཙོབས。切；剁；砍。

གཙའ 参看 བཙའ。

གཙི་བ 〔动〕未来式为 གཙི，过去式为 གཙིས。1.喜悦；爱好；重视。2.邀请；召；呼。3.指定；委派。

གཙིགས་ཆུང 〔形〕价值小；不重视；轻视。

གཙིགས་ཆེ 〔形〕有价值，重要，珍重。

གཙིགས་པ 〔动〕龇(牙)；咬(牙)；切(齿)。

གཙིགས་བློ་ཅན 〔名〕理解力强者，记忆力好的人。

གཙིགས་བརྗིད 参看 གཙིགས་ཆེ。

གཙིགས་ལ་དབབ 〔语〕立誓；发愿。

གཙིགས་སུ་ཆེ་བ 同 གཙིགས་ཆེ。

གཙིར་བ 〔动〕为 འཚིར་བ 的未来式。

གཙིས་པ 〔动〕为 གཙི་བ 的过去式。

གཙུག 〔名〕头顶；顶端。

གཙུག་གི་ནོར་བུ 〔名〕顶珠；至高的；至尊的；最崇高的。

གཙུག་རྒྱན 〔名〕顶饰。

གཙུག་སྒྲོ 〔名〕顶翎，顶髻。

གཙུག་ཏུ་ཁུར 〔语〕顶戴，崇拜。

གཙུག་ཏོར 〔名〕顶髻。

གཙུག་ཕུད 〔名〕1.发髻。2.顶毛；凤头(冠子)。3.头顶，头盖。

གཙུག་ལག 〔名〕经，圣典。

གཙུག་ལག་ཁང 〔名〕经堂；佛殿；寺庙；伽蓝。

གཙུག་ལག་གསུམ 〔名〕三藏(佛)。

གཙུབ་སྟན 〔名〕钻木取火的砧木。

གཙུབ་པ 〔动〕未来式为གཙུབ，过去式及命令式为 གཙུབས。摩擦；钻。

གཙུབ་ཤིང 〔名〕钻木取火的木砧。

གཙུབས 〔动〕为 གཙུབ་པ 的过去式及命令式。

གཙེ་བ 〔动〕为 འཚེ་བ 的未来式。

གཙེར 〔名〕不合理的事；粗暴的事。

གཙེས 〔动〕为 འཚེ་བ 的过去式和命令式。

གཙོ་ཁྲིད 〔名〕主导。

གཙོ་བཀྱིས 同 དབུ་བཀྱིས。

གཙོ་འགན་ཁུར་མཁན 〔名〕第一把手，主要负责人。

གཙོ་འགན་ཁུར་བ 〔语〕主持。

གཙོ་འགན་བཞེས་པ 〔语〕主持(敬)。

གཙོ་ཆེ་བ 〔名〕主要的；重要的。

གཙོ་གཉེར 〔名〕主管。

གཙོ་ཕལ 〔名〕主次。

གཙོ་བོ 〔名〕1.领袖；首领；首脑；领导。2.重点；要点。〔形〕主要的。

གཙོ་མ 〔名〕(汉)1.苎麻，大麻。2.同 གཙོ་མོ。3.煮的。〔形〕纯净(如纯金)。

གཙོ་མོ 〔名〕1.后妃；贵妇，太太；夫人。2.主妇。

གཙོ་ཚིག 〔名〕主语。

གཙོ་འཛིན 〔名〕领袖。

གཙོ་ཤུགས 〔名〕主力。

གཙོགས 〔动〕为 གཙགས་པ 的命令式。

གཙོད་སྐད 同 ཅེར་སྐད。

གཙོད 〔名〕羚羊。

གཙོད་རྭ 或 གཙོད་རུ 〔名〕羚羊角。

གཙོབས 〔动〕为 གཙབས་པ 的命令式。

གཙོས 〔名〕1.合作(甘肃省甘南藏族自治州革委会所在地)。 2.(古)羚羊。

བཙག 〔名〕赭石(颜料)。

བཙག་པ 〔动〕为 འཚག་པ 的未来式。

བཙགས་པ 〔动〕为 འཚག་པ 的过去式。

བཙགས་མ 〔名〕已滤过的东西，已筛、罗过的东西。

བཙགས་མོ 〔名〕一种酸饮料。

བཙང་བ 〔动〕为 འཚང་བ 的未来式。

བཙངས་བ 〔动〕为 འཚང་བ 的过去式。

བཙན 〔名〕煞气；凶神。〔形〕1.平稳，坚固。2.强烈，厉害，严厉。

བཙན་བཀག 〔名〕扣押；拘留。

བཙན་བཀའ་ཕབ་པ 〔语〕勒令，强令。

བཙན་སྐུལ 〔名〕逼迫；威逼。

བཙན་ཁྲིད 〔名〕劫持。

བཙན་འགེལ 〔名〕强加。

བཙན་རྒོད 〔形〕凶暴；粗野。

བཙན་རྒོལ 〔名〕反帝。

བཙན་རྒྱལ 〔名〕帝国(帝国主义国家)。

བཙན་ཆོད 〔名〕武断；专断；硬性决定。

བཙན་འཛོག 〔名〕强加。

བཙན་ཤུགས 〔名〕气焰。

བཙན་ཐང་སྒོ་བཞི 〔名〕赞塘郭喜，即雅砻赞塘(为西藏山南地区大平坝子之名，因该地区有四个出处，故有郭喜之称)。

བཙན་ཐབས 〔名〕强制，逼迫。

བཙན་དུག 〔名〕1.烈性毒物。2.草乌头(药)。

བཙན་བདག 〔名〕霸王；霸主。

བཙན་འདུལ 〔名〕压服。

བཙན་འདྲི 〔名〕拷问。

བཙན་བསྡུས 〔名〕 勒索，强取；掠取。

བཙན་གནོད 〔名〕 侵犯。

བཙན་པོ 〔名〕 赞普；王。〔形〕 强悍，强烈，猛烈。

བཙན་འཕྲོག 〔名〕 劫夺，掠夺，抢夺。

བཙན་འཕྲོག་ཧམ་བསྡུས 〔语〕 横征暴敛。

བཙན་དབང 〔名〕 逼迫，称霸；霸权，强权。

བཙན་མོ 〔名〕 1.王妃。2.扎毛（青海省黄南藏族自治州同仁县的一个地名）。3.女性强者，厉害者。

བཙན་འཛུལ 〔名〕 侵犯，侵略。

བཙན་རྫོང 〔名〕 堡垒；碉堡，要塞，地堡。

བཙན་བཟུང 〔名〕 占领，霸占；侵占，强占。

བཙན་གཡར 〔名〕 强借，强租。

བཙན་གཡེམ 〔名〕 强奸；逼奸。

བཙན་གཡོག 〔名〕 强加。

བཙན་ར 〔名〕 堡垒，工事。

བཙན་ཤུགས 〔名〕 暴力。

བཙན་ཤེད 〔名〕 逼迫；胁迫；强迫，称霸，粗暴。

བཙན་ས 〔名〕 险要地方，险处，要隘。

བཙབ་གྲི 〔名〕 铡刀。

བཙབ་པ 〔动〕 未来式为 བཙབ，过去式和命令式为 བཙབས。切，剁，砍。

བཙབས 〔动〕 为 བཙབ་པ 的过去式和命令式。

བཙའ 〔名〕 1.锈，霉。2.植物的黄锈病。

བཙའ་ཐན 〔名〕 涝旱。

བཙའ་ཐོར 〔名〕 斑点。

བཙའ་བ 〔动〕 未来式为 བཙའ，过去式为 བཙས。1.生育，分娩。2.看守。

བཙའ་བའི་རྟེན 〔名〕(古) 贡献物；进贡物。

བཙའ་མ 〔名〕黄熟的谷，收获。

བཙའ་རོགས་མ 〔名〕助产士；接生员。

བཙལ་བ 〔动〕为 འཚོལ་བ 的未来式及过去式。

བཙལ་འཚོལ 〔名〕搜索。

བཙས་ཁྱེར་བ 〔语〕锈烂，剥蚀。

བཙས་ཚོད 〔名〕庄稼茬子。

བཙས་སྟོན 〔名〕汤饼筵；生子庆祝宴。

བཙས་པ 〔动〕为 བཙའ་བ 的过去式。

བཙས་གྲོགས་པ 同 བཙས་ཁྱེར་བ。

བཙས་མ 〔名〕1.收获，收成；禾秆，枯秧。2.产妇。3.产畜。4.薪金，工资。

བཙས་ལེན་པ 〔名〕接生员。

བཙིར་རྡོལ 〔名〕夹攻，夹击。

བཙིར་གནོན 〔名〕压榨，搜刮。

བཙིར་བ 〔动〕为 འཚིར་བ 的过去式。

བཙིར་ལེན 〔名〕榨取。

བཙིར་གསོད 〔名〕扼杀。

བཙུགས་པ 〔动〕为 འཛུགས་པ 的过去式。

བཙུད་པ 〔动〕为 འཛུད་པ 的过去式。

བཙུན་པ 〔名〕大德，有修养的人，可敬者，尊者。

བཙུན་མ 〔名〕有德的尼姑，德才双全的女人。

བཙུན་མོ 〔名〕皇后，王后，夫人。

བཙུམ་པ 〔动〕1.未来式及过去式为 བཙུམ，命令式为 ཙུམས。瞬，霎(眼)；挤(眼睛)；闭，合(眼、口)。2.为 འཛུམ་པ 的过去式。

བཙེཉས་པ 〔名〕交易；交换。

བཙེམ་པ 〔动〕为 ཚེམ་པ 的未来式。

བཙེམས་པ 〔动〕为 ཚེམ་པ 的过去式。

བཙེས་པ 〔动〕为 འཚེ་བ 的过去式。

བཙོ་བ 〔动〕为 འཚོད་པ 的未来式。

བཙོ་སྦྱོང 〔名〕提炼，熔炼。

བཙོ་མ 〔名〕1.温暖。2.要煮的。3.纯净，纯粹。

བཙོ་རྫ 〔名〕煮饭罐，砂锅。

བཙོག་ཀྱམ 〔名〕一种野驴。

བཙོག་པ 〔形〕污秽，污垢，脏。〔动〕为 འཚོག་པ 的未来式。

བཙོག་པར་བྱེད་པ 〔语〕玷污。

བཙོག་པོ 〔形〕不洁的，脏的，沾污了的。

བཙོགས་པ 〔动〕为 འཚོག་པ 的过去式。

བཙོང་བ 〔动〕为 འཚོང་བ 的未来式。

བཙོངས་པ 〔动〕为 འཚོང་བ 的过去式。

བཙོང་འཛིན 〔名〕发票。

བཙོད 同 ཙུག་ཤུ་རིང 〔名〕1.茜草(药)。2.爬藤；蔓草。3.一种藤本染料。

བཙོན 或 བཙོན་ཁང 亦作 བཙོན་ར 〔名〕狱，监牢。

བཙོན་འགྲོལ 〔名〕赦免，释放。

བཙོན་འགྲོལ་ཆེན་པོ 〔名〕大赦。

བཙོན་འཛུག 〔名〕囚禁，监禁，关押，入狱。

བཙོན་བྲོས་པ 〔名〕越狱犯。

བཙོན་མ 〔名〕罪犯，犯人。

བཙོན་ར 同 བཙོན。

བཙོས་པ 〔动〕为 འཚོད་པ 的过去式。〔形〕烹熟的，煮的。

བཙོས་ཤ་རྗེན་ལོག 〔语〕借熟肉还生肉(谚语，类似"借

米还糖"）。

རྩ 〔名〕1.脉；脉搏。2.大便。又为联结十位数与个位数间的数词，如：ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ(二十五)，དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔ(九十五)，དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ(九十九)。

རྩ་དཀར 〔名〕淋巴腺。

རྩ་བཀོག 〔名〕铲除，拔除。

རྩ་རྐྱེན 〔名〕根由；事由；原因。

རྩ་ཁབ 〔名〕注射针；放血针。

རྩ་ཁྲིད 〔名〕1.支派，苗裔，系统；世系。2.对原著的注解。

རྩ་ཁྲིམས 〔名〕宪法；宪章。

རྩ་མཁྲིས 参看 ཙ་མཁྲིས。

རྩ་འཁོར 〔名〕脐脉轮(佛)。

རྩ་འཕྲག 〔名〕跳动的脉；动脉。

རྩ་འགོག 〔名〕血栓塞。

རྩ་རྒྱུད 〔名〕1.本续。2.药书的本经。3.脉经。

རྩ་རྒྱུས 〔名〕筋脉。

རྩ་བརྩོམ 〔名〕剿灭。

རྩ་བརྩོས 〔名〕根治。

རྩ་ཆག 〔动〕豁免，免除；蠲除，蠲免。

རྩ་ཆུ 〔名〕大小便。

རྩ་ཆེན 〔形〕名贵。

རྩ་ཆེན་པོ 〔形〕珍贵，高贵。

རྩ་འབྲིད 〔名〕亲属，亲友。

རྩ་འབྲར་བ 〔语〕脉缠结；转筋。

རྩ་ཉོན 即 རྩ་ཉོན་དྲུག 〔名〕根本烦恼(即佛教的六根本烦恼：贪、瞋、慢、无明、恶见、疑)。

རྩ་གཉེན 〔名〕直系亲属。

རྩ་གཏོར 〔名〕摧毁；推翻，彻底破坏。

རྩ་གཏོར་གཏོང་བ 〔语〕毁灭，推翻。

རྩ་ལྟ་བ 〔动〕诊脉，号脉。

རྩ་ཐག 〔名〕脉络。

རྩ་ཐིག 〔名〕脉与明点(密宗修法的术语)(佛)。

རྩ་ཐོར 〔名〕崩溃。

རྩ་དོན 〔名〕原则。

རྩ་མདའ 〔名〕扎达(西藏阿里地区的一个县)。

རྩ་མདུད 〔名〕脉结；脉纠结处；淋巴结。

རྩ་ཏོག 〔名〕根瘤（指豆类植物的根瘤)，块根；根块(如土豆、花生等)。

རྩ་ཏོག་འབུ་ཤ 〔语〕根瘤菌(指豆类植物)。

རྩ་ན 同 རྩར。

རྩ་ནག 〔名〕静脉。

རྩ་གནད 〔名〕纲要；大纲；要点；要领。

རྩ་སྤུན 〔名〕亲兄弟。

རྩ་བྲེལ 〔名〕脉络。

རྩ་འཕར 〔语〕脉跳动。

རྩ་འཐིག་པ 〔语〕疑虑。

རྩ་བ 〔名〕1.根；根子。2.根源；根本；根基；始因；原因；原则。

རྩ་བའི་ཁ་དོག 〔名〕根本色(即：白、赤、青、黄四色)。

རྩ་འབྲས 〔名〕石莲子(药)。

རྩ་སྦུགས 〔名〕脉管。

རྩ་སྦུབས 〔名〕脉管；血道。

རྩ་སྦུར 〔名〕草秸；干草。

རྩ་མིག་འཕྲིམས 〔语〕脉穴跳动。

རྩ་མེད་གཏོང་བ 〔语〕铲除；毁灭。

རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་བ 〔语〕灭亡；覆灭(自动式)。

རྩ་དམར 参看 རྩ་འཁྲག。

རྩ་ཚིག 〔名〕1.纲领；纲要。2.摄颂。3.原稿；正文。

རྩ་འཛིན 〔名〕宪章；纲领。

རྩ་འཛུགས 〔名〕组织。

རྩ་ར 参看 ཙ་ར。

རྩ་རེ 参看 ཙ་རེ。

རྩ་བརླག 〔名〕毁坏；摧毁；消灭。

རྩ་ལག 〔名〕1.亲属；至亲；亲友。2.根本与分支。

རྩ་ལག་མཆོག 〔名〕骨干，中坚，主要人物。

རྩ་ལམ 〔名〕脉管；血管。

རྩ་གཤེར 〔名〕泻药。

རྩ་སློག 〔名〕颠覆。

རྩྭ 〔名〕1.草；草木。2.干草。

རྩྭ་ཀུ་ཤ 参看 ཀུ་ཤ。

རྩྭ་ཁ 〔名〕草场。

རྩྭ་མཁྲིས 〔名〕鹅食草(药)。

རྩྭ་མཁྲིས་བ་སོ་ཁ 〔名〕沙生风毛菊(药)。

རྩྭ་མཁྲིས་ཞན་པ 〔名〕粉苞苣(药)。

རྩྭ་འཁོར 〔名〕草捆。

རྩྭ་ངན 〔名〕杂草。

རྩྭ་བཟང་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕打草机；割草机。

རྩྭ་ཚག 同 རྩྭ་ཚས 〔名〕草料。

རྩྭ་ཐག 〔名〕草绳。

རྩྭ་ཐང 〔名〕草地；草原。

རྩྭ་འདག་ཆད 〔名〕灯芯草(药)。

རྩྭ་ཟུམ 〔名〕杂草。

རྩྭ་ཟུམ་ཟ་རིག་འཛུར 〔名〕蒺藜。

རྩྭ་པད་མ 〔名〕芍药花。

རྩྭ་པད 〔名〕草包；草袋。

རྩྭ་བམ 〔名〕草捆。

རྩྭ་འབུ 〔名〕1.草虫。2.食木虫。3.蚍蜉。

རྩྭ་འབྲུ 〔名〕麦门冬(药)。

རྩྭ་འབྲུ་ལོ་མ་ཕྲ་བ 〔名〕小叶麦冬(药)。

རྩྭ་འབྲེག་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕割草机。

རྩྭ་རྨ་མདོངས་ལོ་མ་ཆུང་བ 〔名〕掌叶凤尾(药)。

རྩྭ་རྨ་མདོངས་ལོ་མ་ཆེ་བ 〔名〕大叶凤尾(药)。

རྩྭ་སྨན 〔名〕草药。

རྩྭ་ཟན 〔名〕草食者；草食动物。

རྩྭ་ཡན 〔名〕杂草。

རྩྭ་ར 〔名〕草场；草牧场；牧场。

རྩྭ་རམ་པ 〔名〕白茅根(药)。

རྩྭ་རིགས་སྐྱེ་དངོས 〔名〕草类植物。

རྩྭ་སེལ་སྨན་རྫས 〔名〕除草剂。

རྩྭ་ཡ་ཐ 〔名〕水木贼。

རྩང 〔名〕1.尖如刺者，荆棘。2.刺围墙。

རྩངས་པ 〔名〕石龙子；蜥蜴；云虎。

རྩངས་པ་ཁ་རལ 〔名〕蛤蚧(药)。

རྩད 〔名〕1.根，根本，根基；本源。2.踪迹，足迹。

རྩད་ནོད 〔名〕紫堇棱子芹(药)。

རྩད་གཅོད 〔名〕探访；调查，追踪，寻求，追究，追查，勘探。

རྩད་རྩང་བ 〔名〕岩川芎(药)。

རྩད་འདྲི 〔名〕查问，追问。

རྩད་ཞིབ 〔名〕勘察，查究。

རྩད་ཞིབ་ཐིག་ལེན 〔语〕勘测。

རྩབ་པ 或 རྩབ་རྩབ 同 ཙབ་ཙུབ。

རྩབ་མོ 参看 བཙགས་མོ。

རྩབ་རྩུབ 〔形〕不稳定的，不坚定的。

རྩབ་ཧྲལ 参看 ཙབ་ཧྲལ。

རྩབས 〔名〕酒母，酵母。

རྩམ་པ 〔名〕糌粑，炒面。

རྩམ་ཤིང 〔名〕糌粑盒，炒面箱。

རྩར 同 རྩ་ན 〔副〕接近，附近，跟前。

རྩལ 〔名〕体力，能力；技能；技术，技巧。

རྩལ་ལྡན 〔名〕1.具力；勇健；勇士。2.有技术者。

རྩལ་སྦྱོང 〔名〕操练，操演。

རྩལ་སྦྱོང་ར་བ 〔名〕操场。

རྩལ་རྩེད 〔名〕杂技。

རྩི 〔名〕1.漆，油漆，膏，釉。

2.分泌物。3.精华。

རྩི་རྒོད 〔名〕1.野生植物。2.玉草；马黄草；酋草。3.酒。

རྩི་བཅུད 〔名〕营养；养料。

རྩི་ཚོན 〔名〕1.红蓝色。2.同 ཤིང་ཀུན。

རྩི་ཏོག 〔名〕1.谷物。2.果实。

རྩི་ཐོག 〔名〕1.草籽。2.同 རྩི་ཏོག。

རྩི་བ 〔动〕未来式为 བརྩི，过去式为 རྩིས 或 བརྩིས，命令式为 རྩིས。1.计算；核算。2.占卜。3.谋；打算；估计。

རྩི་བོ་ཆེ 参看 རྩི་ཚོན。

རྩི་མར 〔名〕植物油。

རྩི་དམར 〔名〕1.紫草汁（颜料）。2.珊瑚。

རྩི་སྨན 〔名〕草药；膏药。

རྩི་རྩྭ་སྒྲོ་ལོ 〔名〕穗花蓼。

རྩི་བཙོ 〔语〕熬制药膏；炼药。

རྩི་ཤིང 〔名〕1.植物。2.果树。3.漆树。

རྩི་ཤིང་རིགས 〔名〕植物；植物界。

རྩིག་སྒྲོར 〔名〕照壁，明墙；影壁墙。

རྩིག་ཀྲུ 〔名〕1.小墙；矮墙。2.老鼠。

རྩིག་གེ 同 བྱི་བ 〔名〕鼠。

རྩིག་འགྲམ 〔名〕墙边。

རྩིག་ངོས 〔名〕墙面；墙壁。

རྩིག་པ 〔名〕1.墙壁。2.建筑物。〔动〕未来式为 བརྩིག，过去式为 བརྩིགས，命令式为 རྩིགས。1.建筑；建造；盖。2.砌；筑。

རྩིག་ཟུག 〔名〕家燕。

རྩིགས 〔动〕为 རྩིག་པ 的命令式。

རྩིགས་ཅན 参看 གཙིགས་ཆེ。

རྩིགས་མ 亦作 ཚིགས་མ 〔名〕1.沉淀；渣滓；杂质。2.稠粥。

རྩིགས་བཟུང 〔语〕重视，尊重；珍惜。

རྩིད་པོ 〔名〕或〔形〕1.有沙砾的；粗糙。2.粗野；粗鲁。

རྩིད་སྤྱོད 〔名〕猖獗；暴行。

རྩིད་སྐུད 〔名〕缨毛扭成的线；尾毛拧成的线。

རྩིད་པ 〔名〕1.缨毛。2.牦牛之毛，粗毛。

རྩིད་པོ 〔形〕粗。

རྩིད་བུ 〔名〕小山羊。

རྩིབ 或 **རྩིབ་མ** 〔名〕肋骨。

རྩིབ་སྐྱི 〔名〕肋膜。

རྩིབ་མ 〔名〕肋骨。

རྩིབ་མའི་གོ་བར 〔语〕肋骨的夹缝。

རྩིབ་རུས 〔名〕肋骨。

རྩིབས 同 **རྩིབས་མ**。

རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད 〔名〕辐辋，车轮的边缘。

རྩིབས་མ 〔名〕1.辐条。2.伞撑；搭幕的横木；皮船之肋木。

རྩིབས་ལོགས 〔名〕1.侧边。2.胸盆骨。

རྩིཞ 〔名〕席草。

རྩིས 〔名〕1.核算，计算；枚举。2.帐目。〔形〕敬重；重视。〔动〕为 **རྩི་བ** 的命令式。

རྩིས་ཁང 〔名〕审计处。

རྩིས་ཁྲ 〔名〕1.清单，帐簿。2.或 **རྩིས་ཀྱི་ཁྲ་མ** 图表；统计表。

རྩིས་མཁན 同 **རྩིས་པ** 〔名〕1.会计。2.星相家；算卦者。

རྩིས་སྒྲིལ 〔名〕合计；结算。

རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕计算机。

རྩིས་ཆེན 〔名〕珍惜。

རྩིས་ཐོ 〔名〕帐簿，帐册，帐目。

རྩིས་ཐོ་འགོད་པ 〔语〕记帐。

རྩིས་པ 参看 **རྩིས་མཁན**。

རྩིས་དཔེ 〔名〕天文学书籍；历书。

རྩིས་སྤྲོད 〔名〕移交，交付；点交；交帐。

རྩིས་པ 〔动〕为 རྩི་བ 的过去式。

རྩིས་མེད 〔语〕不重视。

རྩིས་མེད་གཏོང་བ 〔语〕否认；否定。

རྩིས་གཞི 〔名〕单位；计算；项目；位数。

རྩིས་གཞི་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན 〔名〕单位面积。

རྩིས་གཞི་རེའི་སྣོད་ཚད 〔名〕单位容积。

རྩིས་གཞུང 〔名〕数学书籍，天文学书籍。

རྩིས་གཞོང 〔名〕沙盘（藏族计算数字的用具）。

རྩིས་རིག 〔名〕数学。

རྩིས་ལེན 〔名〕点收，清点。

རྩིས་ལོག་རྒྱག་པ 〔语〕倒算。

རྩིས་གཤེར་བ 〔语〕核对；核算。

རྩིས་སྙད 〔名〕报从。

རྩུབ་འགྱུར་ཚལ 〔名〕1.消恶园(佛)。2.丛林，森林。

རྩུབ་ལྡན 〔名〕1.粗恶。2.同 གཟའ་ཕུར་བུ。

རྩུབ་པ 〔动〕辱骂；侮辱。〔形〕1.涩，粗，粗糙。2.粗暴，鲁莽。

རྩུབ་པོ 〔形〕粗野，粗鲁，粗暴，粗犷。

རྩུབ་སྤྱོད 〔名〕暴行，粗暴，兽行。

རྩུབ་ཤིང 〔名〕钻木取火的木砧。

རྩེ 〔名〕尖，顶，尖端，顶峰。

རྩེ་ཀྱོག 〔名〕弯钩。

རྩེ་ཁོག 〔名〕泽库(青海省黄南藏族自治州的一个县)。

རྩེ་གུག 〔名〕尖端弯曲。

རྩེ་དགའ 〔形〕活泼；爱嬉戏。

རྩེ་དགའ་མ 〔名〕1.活泼的少女。2.年青妇女。

རྩེ་འགོ 〔名〕尖端，顶端。

རྩེ་བྲོད 〔名〕嬉笑，狂欢，欢

膛。

རྩེ་གཅིག་ཏུ 〔副〕专心，一心。

རྩེ་བཅིལ་བ 〔语〕1.钝，挫折。2.摧锋，断了尖。

རྩེ་འཇམ 〔名〕尖端柔软。

རྩེ་འཇོ 或 རྩེད་འཇོ 〔名〕游戏。

རྩེ་གཉིས 〔名〕两端，双尖。

རྩེ་མདའ 〔名〕利箭，锋矢。

རྩེ་པོ་ཏ་ལ 〔名〕布达拉宫。

རྩེ་སྤྲོད 〔语〕顶端相对，两尖相抵。

རྩེ་པོ་བྲང 〔名〕布达拉宫的别称。

རྩེ་རྒྱན 〔名〕冠，头饰，顶髻。

རྩེ་བ 〔动〕未来式为 བརྩེ，过去式为 བརྩེས，命令式为 རྩེས。玩耍，嬉戏，娱乐，游戏。

རྩེ་མོ 〔名〕1.同 རྩེ。2.三的藻词。

རྩེ་གཙུག 〔名〕头顶的发旋。

རྩེ་ཞྭ 〔名〕尖帽。

རྩེ་ཞབས 〔名〕上下，首尾，本末。

རྩེ་ཟུར 〔名〕尖楞，尖角。

རྩེ་གསུམ 〔名〕1.三叉矛。2.三杈。

རྩེག་ཅན 〔名〕1.有层者。2.楼房。

རྩེག་པ 〔动〕未来式为 བརྩེག，过去式为 བརྩེགས，命令式为 རྩེགས。摞，堆，砌，集聚，积蓄。

རྩེག་ཙོག 〔形〕1.(古)微，少许。2.同 སྙིད་ཞེན་ཆེ་བ。

རྩེང་པོ 同 སེང་སེང་པོ 〔形〕稀疏，稀薄。

རྩེང་པ 〔动〕未来式为 བརྩེང，过去式为 བརྩེངས，命令式为 རྩེངས。擂，提携，撩起。

རྩེད་འཇོས 〔名〕撒欢，撒狂。

རྩེད་ཆས 同 རྩེད་སྤྲོད 〔名〕

玩具，玩艺儿。

རྩེད་འཛོ 参看 རྩེ་འཛོ。

རྩེད་གཏམ 〔名〕 戏言，开玩笑的话。

རྩེད་ཟླ 同 རྩེད་ཆས。

རྩེད་མ 〔名〕 牙涩；齿酸；倒牙。

རྩེད་མོ 〔名〕 游戏，玩艺儿。

རྩེད་མོ་རྩེ 〔语〕 玩耍。

རྩེད་གཡེང 〔名〕 游玩；贪玩。

རྩེན་གནས 〔名〕 1.戏场；舞台。2.虚空，天空，天堂。

རྩེ་ཞ 〔名〕 刺，细尖，细梢。

རྩེལ་བ 〔动〕 除去，去掉。

རྩེས 〔动〕 为 རྩེ་བ 的命令式。

རྩོག་པ 〔名〕 先锋。

རྩོངས 〔动〕 为 རྩེང་བ 的命令式。

རྩོད་མཁས 〔语〕 善辩，善于言词。

རྩོད་གྲྭ 〔名〕 论坛。

རྩོད་གྲྭ་སྤྲར་བ 〔语〕 辩论精妙，辩论的好。

རྩོད་གླེང 〔名〕 辩论，争议。

རྩོད་སྒྲུབ 〔名〕 辩证。

རྩོད་སྒྲུབ་རིག་པ 〔名〕 辩证法。

རྩོད་དོན 〔名〕 民事，口角。

རྩོད་གནས 〔名〕 辩论处。

རྩོད་པ 〔动〕 未来式及过去式为 བརྩད，命令式为 རྩོད。争辩，辩论，诤论。

རྩོད་པ་རྒྱག་པ 〔语〕 争辩。

རྩོད་འཛིངས 〔名〕 争论，诤讼。

རྩོད་གཞི 〔名〕 1.论题。2.争端。

རྩོད་ཟླ 〔名〕 论敌（辩的对方）。

རྩོད་ལན་འདེབས་པ 〔语〕 答辩。

རྩོན 或 རྩོན་མ 〔名〕 作呕。

རྩོམ་མཁན 参看 རྩོམ་པ་པོ。

རྩོམ་རྒྱག་པ 〔动〕 作文，著作。

རྩོམ་སྒྱུར 〔名〕 编译。

རྩོམ་སྒྲིག 〔名〕 编辑，编纂。

རྩོམ་བཅོས 〔名〕编订。

རྩོམ་རྙིང་པ 〔名〕古文。

རྩོམ་སྟངས 〔名〕文体；体裁；笔调。

རྩོམ་ཐུང 〔名〕小品；小品文；短文。

རྩོམ་བསྡུས 〔名〕文集。

རྩོམ་པ 〔名〕著作，作品。〔动〕未来式为 བརྩམ，过去式为 བརྩམས，命令式为 རྩོམས。 1.着手，开始。2.撰著；写作。

རྩོམ་པ་ཆེ 〔名〕1.大事业。2.巨著，名著。

རྩོམ་པ་པོ 〔名〕著者，作者。

རྩོམ་འབྲི་བ 〔名〕写作者，著作者。

རྩོམ་ཚུལ 〔名〕笔法。

རྩོམ་ཡིག 〔名〕文章，作品，著作。

རྩོམ་ཡོན 〔名〕稿费。

རྩོམ་རིགས 〔名〕文学作品。

རྩོམ་གཤིས 〔名〕文风，文章的格调，风格。

རྩོམ་སྲོལ 〔名〕文风。

རྩོམས 〔动〕为 རྩོམ་པ 的命令式。

རྩོལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 བརྩལ，命令式为 རྩོལ。奋勉，耐苦，精进，努力，奋力，用功。

རྩོལ་བྱུང 与 རང་བྱུང 相对〔名〕人为的，非天然的。

རྩོལ་ཤུགས 〔名〕干劲；劲头。

བརྩགས་པ 〔动〕（古）罪恶，恶业。

བརྩད་པ 〔动〕为 རྩོད་པ 的未来式及过去式。

བརྩན་ས 参看 བཙན་ས。

བརྩམ་པ 〔动〕为 རྩོམ་པ 的未来式。

བརྩམས་པ 〔动〕为 རྩོམ་པ 的过去式。

བརྩལ་བ 〔动〕为 རྩོལ་བ 的未来式及过去式。

བརྩི་བཀུར 〔名〕尊敬；礼貌；服从；孝敬。

བརྩི་འཇོག 〔名〕尊敬，尊重。

བརྩི་འཇོག་བྱེད་པ 〔语〕遵从。

བརྩི་མཐོང 〔名〕珍视；重视；尊重。

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བ 〔语〕尊重。

བརྩི་བ 〔动〕为 རྩི་བ 的未来式。

བརྩི་མེད 〔语〕无视，不理采，不尊重，不作数。

བརྩི་སྲུང 〔名〕遵守。

བརྩིག་པ 〔动〕为 རྩིག་པ 的未来式。

བརྩིགས་པ 〔动〕为 རྩིག་པ 的过去式。

བརྩིས་པ 〔动〕为 རྩི་བ 的过去式。

བརྩུ་བ 〔动〕（古）欢迎，迎接。

བརྩེ་སྐྱོང 〔名〕爱抚。

བརྩེ་དུང 〔名〕慈爱；同情；疼爱；情意；感情。

བརྩེ་དུང་ཟབ་པོ 〔语〕深情。

བརྩེ་ཕྲུག 〔名〕宠儿。

བརྩེ་བ 〔名〕情爱，感情，仁爱。〔动〕1.爱，慈爱，怜悯。2.为 རྩེ་བ 的未来式。

བརྩེ་སེམས 〔名〕感情；仁慈；慈爱。

བརྩེག་པ 〔动〕为 རྩེག་པ 的未来式。

བརྩེགས 〔动〕为 རྩེག་པ 的命令式。

བརྩེགས་པ 〔名〕层；叠。〔动〕为 རྩེག་པ 的过去式。

བརྩེད་བ 〔动〕为 རྩེད་བ 的未来式。

བརྩེདས 〔名〕短衣；短袍。

བརྩེདས་པ 〔动〕为 རྩེད་པ 的过去式。

བརྩེས་པ 〔动〕为 རྩེ་བ 的过去式。

བརྩོན་འགྲུས 〔形〕勤奋；奋勉，精进；积极；努力。

བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ 〔语〕

勤奋。

བརྩོན་པ 〔名〕奋力，勉力。〔动〕努力，奋力。

བརྩོན་ཞིབ 〔名〕钻研。

བརྩོན་ལེན 〔名〕争取，力求，追求。

བརྩོན་ཤུགས 〔名〕钻劲（功夫）。

བརྩོན་སེམས 〔名〕积极性。

བརྩོན་བསྲི 〔名〕勤俭。

སྙིལ་བ 〔动〕（古）除去，拔除，消灭，抹去，使洁。

སྩོགས་པ 〔名〕（古）邻居。

སྩོལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྩལ，命令式为 སྩོལ。赐，授，给，与，赠，下达。

བསྩགས་པ 〔动〕（古）积累，积蓄，贮藏。

བསྩལ་བ 〔名〕音信，消息。〔动〕为 སྩོལ་བ 的未来式及过去式。

ཚ

ཚ 〔形〕1.热。2.辣。3.刺痛。

ཚ་སྐམ 同 ཚ་བསྐམས 〔名〕烤干，烘干，加热使干。

ཚ་ཁ 〔名〕靶，靶心，鹄的，目的物。

ཚ་ཁུལ 〔名〕热带，亚热带。

ཚ་ཁྲིད་པ 〔语〕导热，传热。

ཚ་འཁྲུ 〔名〕痢疾，热痢(病)。

ཚ་གི་ཚ་གི 〔形〕或〔副〕匆匆忙忙。

ཚ་གོང 〔名〕午饭。

ཚ་གྲང 〔名〕1.热冷。2.温度。

ཚ་སྒང 〔名〕旧时西藏地区分划的六岗之一。

ཚ་སྒྲིབས 〔名〕1.凉棚，障蔽。2.暑热。

ཚ་ཚས 〔名〕点心，午点。

ཚ་རྙོག 〔形〕非常浑浊，温热浑浊的水。

ཚ་ཉིད 或 ཚ་ཉེད 〔名〕早晨，上午。

ཚ་དར་མ 〔形〕最强壮，最勇敢。

ཚ་དུས 〔名〕暑天，伏天，数伏。

ཚ་དྲག 〔副〕极，非常，特别。〔形〕太咸，太辣，太痛，太热，强烈。

ཚ་གདུག 〔形〕毒热，炎热，火热。

ཚ་གདུག་ཆེ་བ 〔语〕酷热，燥热。

ཚ་གདུག་ཕོག་པ 〔动〕中暑。

ཚ་ནད 〔名〕瘟疾(病)。

ཚ་ནད་ཟུད་པ 〔语〕发炎。

ཚ་ཟེར 〔形〕1.热光猛烈。2.锐利。

ཚ་སྲུ 〔名〕忧虑，急躁，挂念。

ཚ་པོ 〔形〕热。

ཚ་ཕོགས 〔名〕1.打尖，午斋，午前行路歇息时的进食。2.中暑。

ཚ་བ 〔名〕1.热气。2.暑热。3.伤寒。4.火气。〔形〕1.热。2.辣，辛辣。3.刺痛。

ཚ་བ་རྒྱས་པ 〔语〕发烧。

ཚ་བ་ཆུང 〔名〕小暑(二十四节气之一)。

ཚ་བ་ཆེ 〔名〕大暑(二十四节气之一)。

ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ 〔名〕热带。

ཚ་བ་སེལ་བ 〔语〕解热。

ཚ་བོ 〔名〕1.侄子。2.外甥。

ཚ་ཟ 〔名〕咸食品。

ཚ་འབྱུང 同 ཚ་བ་ཡོང་ས 〔名〕热源。

ཚ་འཟབ་པ 〔形〕酷热，被热所苦，热得难受。

ཚ་འཟུམ 〔名〕灰枸子(药)。

ཚ་མོ 〔名〕1.侄女。2.外甥女。

ཚ་ཚ 〔名〕1.泥塑的小佛像。2.火星，火花。

ཚ་ཚ་ཞུར་ཞུར 〔形〕轰轰烈烈。

ཚ་ཞག 〔名〕食宿地点。

ཚ་ཟེར 〔名〕日光；太阳的烈光。

ཚ་ཟླ 〔名〕热季，春末夏初。

ཚ་དྲོ 〔名〕加热。

ཚ་རག 参看 ཚ་དག。

ཚ་རུ 〔名〕羔皮。

ཚ་རུམ་པ 〔语〕闷热。

ཚ་རུས 〔名〕后代，子孙。

ཚ་རླངས 〔名〕暖气，热气。

ཚ་རླབས 〔名〕热潮。

ཚ་ལ 〔名〕硼砂，月石，焊药，焊锡。〔形〕红。

ཚ་ལ་རྒྱག་པ 〔动〕焊接。

ཚ་ལམ 〔名〕半日路程。

ཚ་ལུ་མ 〔名〕橘子。

ཚ་ལུམ 参看 ཚ་ལུ་མ。

ཚ་ལུམ་མ་ཞུན་པ 〔名〕枳

实(药)。

ཚ་ལི 〔名〕 硼砂。

ཚ་ལི་སྦུར་རྩེ 〔名〕 硼砂。

ཚ་ཤུགས 〔名〕 热力。

ཚ་བཤལ 〔名〕 因暑热引起的痢疾。

ཚ་སྦུབས་པ 〔语〕 闷热。

ཚ་སོབ་སོབ 〔形〕 热烘烘，热腾腾。

ཚ་གསེར 〔名〕 镀金，镏金。

ཚྭ 〔名〕 盐。

ཚྭ་སྒོ་ཅན 〔名〕 盐碱地。

ཚག 同 གཡག 〔名〕 牦牛。

ཚག་སྒྲ 〔名〕 沙沙声。

ཚག་འདེབས་པ 〔语〕 用锤沙沙地打。

ཚག་པ 同 ཚག་བྱེད་པོ 〔名〕 1.锤打者。2.银匠。

ཚག་ཚག 〔象〕 沙沙声。

ཚག་ཚིགས 〔名〕 1.手脚的关节。2.木上的斑点。

ཚག་ཚེ 〔名〕 1.捣碎的麦；麦粉。2.粉末。

ཚག་ཤ 〔名〕 牛肉；牦牛肉。

ཚགས 〔名〕 1.筛子。2.篦片。

ཚགས་རྒྱག་པ 〔动〕 过滤。

ཚགས་བཅོས་པ 〔语〕 1.整理。2.平均分配。

ཚགས་དམ 〔名〕 细罗。〔形〕 1.严密，致密。2.谨严。

ཚགས་པར 〔名〕 印刷品；报纸。

ཚགས་པར་ཁང 〔名〕 报社。

ཚགས་ཉེད་པ 〔动〕1.整理。2.保存，收贮。

ཚགས་མ 〔名〕 罗，筛子。

ཚགས་མ་དམ་པ 〔名〕 1.细罗，细筛。2.编排严密。

ཚགས་ཡིག 〔名〕 档案。

ཚང 〔名〕 1.寓，家，公馆。2.窝，巢穴。

ཚང་ཀྲུཞུ 〔名〕 (汉)苍术(药)。

ཚང་སྐྱེས 同 སྒོང་སྐྱེས 〔名〕 卵生，巢生。

ཚང་ཧམ 〔形〕 可怕，恐惧。

ཚང་ཉལ 〔名〕入蛰，蛰伏。

ཚང་སྒྲར 〔名〕衣囊，包袱。

ཚང་རྙིག 〔名〕老巢。

ཚང་བ 〔形〕足；够；完全，齐全。

ཚང་བང 〔名〕灶房，厨房。

ཚང་མ 〔形〕共；皆，都，凡；总，全部，全体。

ཚང་མང 参看 ཚང་བང。

ཚང་ཚིགས 〔名〕尾椎骨。

ཚང་ཚིང 〔名〕丛林。〔形〕密集，厚密，茂密，稠密。

ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས 〔名〕全会。

ཚང་འཛོམས 〔形〕齐全，会齐，具备。

ཚང་ར 〔名〕1.肉腔的后部。2.尾椎骨。

ཚང་རུས 〔名〕骶骨。

ཚངས 〔名〕絮，装在衣物中间的棉或毛。〔形〕同 གཙང་མ。

ཚངས་ཀྱིས་འགྲོ 〔语〕直去，直行。

ཚངས་ཅན 〔名〕装有棉絮的衣物。

ཚངས་པ 〔名〕梵天(佛)。〔形〕梵净，纯洁，清洁，圣洁。

ཚངས་སྤྱོད 〔名〕梵行，净行，戒律，遵循十善的行为(佛)。

ཚངས་མ 〔名〕1.贞节女，正经妇女。2.梵女(菩萨)，妙音天女(菩萨)。

ཚངས་རིགས 〔名〕梵种，婆罗门族(古印度种姓之一)。

ཚངས་རིས 〔名〕梵天(佛)。

ཚད 〔名〕量，水平，标准。

ཚད་སྒྲིལ 〔语〕足量，使够量。

ཚད་འཁྲིལ 〔名〕够格，合乎标准。

ཚད་དགུང 〔名〕中午。

ཚད་ཀལ 〔名〕额外。

ཚད་ངེས་ཅན 〔名〕定量。

ཚད་འཇལ་ཁྲི་རྩེ 〔名〕标尺。

ཚད་གཏན་འཁེལ་བ 〔语〕定量。

ཚད་ཐིག 〔名〕准绳。

ཚད་མཐོན་པོ 〔名〕高度。

ཚད་གདུག 〔名〕或〔形〕毒热；酷暑；炎热。

ཚད་འདས 〔语〕过度；超过限量，额外。

ཚད་ལྡན 〔名〕正规。

ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ 〔名〕文献。

ཚད་ནད 〔名〕炎症(病)。

ཚད་པ 〔名〕热。

ཚད་འབུ 〔名〕蝗虫；蚂蚱。

ཚད་མ 〔名〕1.法规；制度；准则。2.模型；规模。3.证据；理由。

ཚད་མ་རིག་པ 〔名〕论理学(逻辑学的旧称)。

ཚད་མེད་པ 〔语〕无限。

ཚད་རྩོད 〔名〕揣测。

ཚད་གཞི 〔名〕标准；准则，格式。

ཚད་ཟླ 同 སྤུན་ཟླ 〔名〕弟兄。

ཚད་ཚོགས་པ 〔语〕合格。

ཚན 〔名〕1.类；次；条目。2.后裔，亲属，嫡系。〔形〕热；温暖。

ཚན་ཁ 〔名〕品种，种类，部类。

ཚན་ཁག 〔名〕部门，单位；班子。

ཚན་ཏན 〔名〕1.太阳。2.有条理的。

ཚན་ཆེ་བ 〔语〕众多；大量。

ཚན་ཏི་རོགས 〔名〕马齿苋(药)。

ཚན་ཉེ 参看 ཁྲི་ཁྲི་ཤིང。

ཚན་ལྡན 〔名〕有条有理的。

ཚན་པ 〔名〕组；部分。

ཚན་ཚན 〔形〕一类一类；一片一片，分门别类。

ཚན་རིག 〔名〕科学。

ཚན་རིག་ཁང 〔名〕科学院。

ཚན་རིག་པ 〔名〕科学家。

ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག 〔名〕科研。

ཚན་རིག་ལག་རྩལ 〔名〕科技。

ཚན་རིག་ལས་རིགས 〔名〕科学界。

ཚན་ཡུ་རྩེ 〔名〕指甲草(药)。

ཚབ 〔名〕代理，代替。

ཚབ་བྱེད 〔动〕代办；顶替，代替。

ཚབ་རྨོ 〔名〕代耕。

ཚབ་རྩིས་རིག་པ 〔名〕代数学。

ཚབ་ཚུབ 〔形〕急忙，忙乱，紧张，慌张。

ཚབས་ཆེན 〔形〕重大；严重，极大。

ཚམ་ཛམས 〔形〕威猛；使人畏惧。

ཚམ་ཚོམ 〔形〕踌躇，迟疑，犹豫。

ཚམ་ཚོམ་མེད་པར 〔副〕无所顾虑地，毫不迟疑地，勇敢地。

ཚར 〔名〕次，回，遍，趟。

ཚར་གཅོད 〔动〕消灭；打倒，消除，歼灭，剿除。

ཚར་དུ་དངར་བ 〔语〕1.排列整齐。2.一系列。

ཚར་ཕུད 〔名〕麦垛。

ཚར་ཕུད 〔名〕向下垂的穗头。

ཚར་བ 〔名〕茵陈(药)。〔动〕完，尽，告竣，结束。

ཚར་བུ 〔名〕1.穗头；流苏。2.签子。

ཚར་མ 〔名〕已收割的庄稼。

ཚར་ཚར 同 ཚར་ཕུད。

ཚལ 〔名〕丛林；园林；灌木林。

ཚལ་སྐྱོགས 〔名〕炒菜用的铁杓。

ཚལ་བ 〔名〕半，一半。

ཚལ་བུ 〔名〕小块，片段，碎片。

ཚལ་ཞིང 〔名〕菜地，菜园。

ཚལ་རིགས 〔名〕菜蔬。

ཚལ་སོན 〔名〕菜种，菜籽。

ཚས 〔名〕包袱，包巾。

ཚི་གུ 参看 ཚིག་གུ。

ཚི་ཆད 〔形〕灰心，厌烦，失望。

ཚི་འདམ 〔名〕胶泥。

ཚི་བ 〔名〕1.污垢。2.树脂；胶汁，胶粘物。

ཚི་རེ་གནོན་པ 〔语〕压迫。

ཚི་ལེན 〔名〕汗褂；衬衣。

ཚིག 〔名〕言；词；语；句子，词句。

ཚིག་རྐང་གཅིག 〔名〕一句诗，一行诗，一个句子。

ཚིག་སྐྱོན 〔名〕语病。

ཚིག་ཁྲེན་གཅོད་ཆོད 〔语〕果断；斩钉截铁地。

ཚིག་འཁྲི 〔名〕互相搅扰语；诡辩语，扣字眼。

ཚིག་གུ 同 ཚི་གུ 〔名〕果核。

ཚིག་རྩོད 〔名〕粗恶语。

ཚིག་གྲུབ 〔名〕句子，词句（词与句）。

ཚིག་གྲོགས 〔名〕助词。

ཚིག་འགྱུར 〔名〕1.翻译；口译。2.改嘴，改口。

ཚིག་འགྲེལ 〔名〕注释。

ཚིག་རྒྱག 〔动〕讽刺。

ཚིག་རྒྱན 〔名〕辞藻；修辞。

ཚིག་རྒྱན་སྦྱོར་བ 〔语〕修辞。

ཚིག་ངན་ཟེར་བ 〔语〕谩骂。

ཚིག་དངོས 〔名〕实词。

ཚིག་ཉམས་པ 〔名〕哑巴的别名。

ཚིག་ཐག་གཅོད་པ 〔动〕判断，论断，定论。

ཚིག་ཐུང 〔名〕短语。

ཚིག་མཐའི་སྒྲ་རྒྱན 〔语〕押韵。

ཚིག་འཐེད་པོ 同 ཚིག་རྐང་ཀྱོག་ཀྱོག 〔形〕说话累赘，罗罗嗦嗦。

ཚིག་དེབ 〔名〕词书。

ཚིག་དོན 〔名〕语义。

ཚིག་མདའ་འཕེན་པ 〔语〕讽刺，影射，说粗鲁话。

ཚིག་རྩེག 同 གར་མཁན་མ 〔名〕舞女。

ཚིག་པ 〔名〕怒，忿怒，生气。〔动〕为 འཚིག་པ 的过去式。

ཚིག་ཕྲད 〔名〕连接词，语助词，虚词。

ཚིག་འབྲུ 〔名〕单字，单词。

ཚིག་འབྲུ་ཕྱི་བས 〔名〕分字点。

ཚིག་སྦྱོར 〔名〕措词，语句。

ཚིག་སྦྱོར་ཐ་སྙི 〔名〕词序。

ཚིག་མ 〔名〕筋腱。

ཚིག་བཙན 〔名〕强有力的语言(古译为信言具足)。

ཚིག་ཚོགས 〔名〕词组。

ཚིག་མཚོན་འདེབས་པ 〔语〕诽谤，攻击。

ཚིག་མཛོད 〔名〕词典，字典。

ཚིག་གཞི 〔名〕1.条约，合同，主要条款。2.主题。

ཚིག་གཉེར 〔名〕词书。

ཚིག་ཟུར་ཕུད་པ་མེད 〔语〕一言不发，只字不提。

ཚིག་རོ 〔名〕1.废话。2.余烬。

ཚིག་བརྡུང་པོ 〔名〕粗语。

ཚིག་བཤེར་བ 〔语〕1.辩论。2.对质。

ཚིག་གསར 〔名〕生词。

ཚིག་ལྷུག 〔名〕散文，长行。

ཚིགས 〔名〕1.节，关节，链节。2.两关节中的筋腱。3.站，段，驿站。

ཚིགས་ཁེབས 〔名〕指环，戒指。

ཚིགས་རྒྱུས 〔名〕韧带。

ཚིགས་བཅད 〔名〕诗，颂，偈，字数相等的断句文。

ཚིགས་འཁྲུགས 〔名〕扭结，脱臼。

ཚིགས་ཏགས 〔名〕逗号(，)。

ཚིགས་མ 〔名〕渣滓，余渣，壳。

ཚིགས་གཞི 〔名〕节，支节。

ཚིགས་སྒྱུལ 〔名〕谿谷，山谷。

ཚིམ་པ 〔动〕未来式为 ཚིམ，过去式为 ཚིམས。满足，满意，自慰。

ཚིམས་པ 〔动〕为 ཚིམ་པ 的过去式。

ཚིར 〔副〕继续，轮流，有次，挨次。〔动〕为 འཚིར་བ 的命令式。

ཚིར་གྱིས་བཙིར་བ 〔语〕紧握；紧攥。

ཚིར་སྒྲ 〔名〕唧唧声。

ཚིར་ཚིར 〔象〕唧唧声。

ཚིལ 〔名〕1.脂肪，脂油。2.油垢，油腻。

ཚིལ་རྒྱས་པ 〔形〕肥壮，胖。

ཚིལ་རྡོག 〔名〕脂肪块子，腔脂油，板油。

ཚིལ་ཞུ 〔名〕动物油。

ཚིལ་ཤུབས 〔名〕板油皮。

ཚུ 参看 ཚུར。

ཚུགས 〔名〕1.形状，样子，情态。2.驿站。〔动〕为 འཛུད་པ 的命令式。

ཚུགས་བྱད 〔名〕形状，形态，相貌。

ཚུགས་མ་ཁྱུག 〔名〕半草体。

ཚུགས་མེད 〔语〕1.不能攻入，不能胜过。2.体态不匀称，相貌丑陋，没样儿。

ཚུགས་ཚད 〔名〕能力的程度，能力的大小。

ཚུད 〔动〕为 འཛུད་པ 的命令式。

ཚུད་པ 〔动〕为 འཚུད་པ 的过去式。

ཚུད་རྐོ་མཁན 〔名〕1.挖者，掘者。2.雕刻者。

ཚུད་ཚེག 〔名〕分字点。

ཚུན་ཆད 〔副〕迄，到，以来，以内。

ཚུབ་མ 参看 འཚུབ་མ。

ཚུམས 〔动〕为 བཙུམ་པ 和 འཛུམ་པ 的命令式。

ཚུའུ་ཙང་ཚོ 〔名〕（汉）酢浆草（药）。

ཚུར 与 ཕར 相对〔副〕此地，这里。

ཚུར་རྒོལ 〔名〕1.侵犯，进犯，进攻，入侵。2.原告，诉讼的对方。

ཚུར་ཉོ་ཕར་ཚོང 〔名〕购销。

ཚུར་སྣང 〔名〕反映。

ཚུར་འཕྲོག་པ 〔动〕夺回。

ཚུར་བླུས་པ 〔动〕赎回。

ཚུར་མོ 参看 མཚུར་མོ。

ཚུར་ལེན་པ 〔语〕收复，收回，取回，攻克。

ཚུལ 〔名〕方法，态度，式样，情况，习俗。

ཚུལ་ཁྲིམས 〔名〕戒，戒律。

ཚུལ་འཆལ 〔语〕犯戒，破戒，不守戒。

ཚུལ་འཆོས 〔语〕诡诈，矫诈，造作。

ཚུལ་མཐུན 〔语〕合理，合乎规则。

ཚུལ་མཐུན་ལུགས་མཐུན 〔语〕合情合理。

ཚུལ་ལྡན 〔名〕1.具足戒律的，安分，守规矩的。2.有德行的。

ཚུལ་སྡོད་བདེ་འཇགས 〔语〕安居乐业。

ཚུལ་མིན་ཕྱོག་སྤྱོད 〔语〕违法乱纪的行为。

ཚུལ་བཞིན 〔语〕如理，依照规矩。

ཚུལ་གཟོབ 参看 ཚུལ་འཆོས。

ཚུལ་ལུགས 〔名〕1.道理，原理。2.礼仪。

ཚེ 〔名〕1.时，时间，世。2.寿，寿命，生命。

ཚེ་སྐབས 〔名〕时间，时分。

ཚེ་གང 〔名〕毕生，终生，终身。

ཚེ་འཕོ 同 ཚེ་འདའ 或 ཚེ་འཐོ 〔名〕死。

ཚེ་མཇུག 〔名〕晚年，暮年。

ཚེ་ལྟོགས 〔名〕贫乏，挨饿终身。

ཚེ་ཐག 〔名〕寿命。

ཚེ་ཐར 同 སྲོག་ཐར 〔名〕放生。

ཚེ་འདའ 同 ཚེ་འཕོ。

ཚེ་ལྡན 〔名〕长老，具寿者。

ཚེ་ཕྱི་མ 〔名〕来生，来世，后世。

ཚེ་ཕྱིད 〔名〕度日，度光阴。

ཚེ་འཐོ 同 ཚེ་འཕོ。

ཚེ་འཕྱིད 参看 ཚེ་ཕྱིད。

ཚེ་སྨད 〔名〕晚年，暮年。

ཚེ་བཙོན 〔名〕无期徒刑。

ཚེ་ཚེ 或 ཚེ་ཚེ་ར 〔名〕山羊。

ཚེ་རྫོགས་པ 〔语〕寿终。

ཚེ་གཡོག 〔名〕奴隶，终身仆役。

ཚེ་རབས 〔名〕世代。

ཚེ་རིག་པ 〔名〕1.寿明；医方明，医学。2.医生。

ཚེ་རིང 〔名〕长寿；长命。

ཚེ་ལས་འདས་པ 〔语〕逝世。

ཚེ་ལོ 〔名〕年；载；岁；寿命。

ཚེ་སྲོག 〔名〕寿命，生命。

ཚེ་བསོད 〔名〕福寿。

ཚེ་ལྷག 〔名〕残年；余生。

ཚེག 〔名〕分字点。

ཚེག་སྒྲ 〔名〕嚓嚓声。

ཚེག་ཐིག 〔名〕虚线。

ཚེག་བར 〔名〕音节。

ཚེགས 〔形〕劳苦；困苦。

ཚེགས་ཀྱིས 〔副〕疾速；即刻。

ཚེགས་ཆུང 〔形〕不难，容易。

ཚེགས་ཆེ་བ 〔形〕很困难，艰巨。

ཚེགས་མེད 〔形〕无困难。

ཚེམ་འཁོར 〔名〕缝纫机。

ཚེམ་ཙི 〔名〕剪子；剪刀。

ཚེམ་པ 〔动〕未来式为 བཙེམ，过去式为 བཙེམས，命令式为 ཚེམས。缝纫，补缀。

ཚེམ་བུ 〔名〕裁缝；缝纫者。

ཚེམ་བུ་རྒྱག་པ 〔动〕缝纫。

ཚེམ་སྦྱར 〔名〕缝合。

ཚེམ་ཚེམ 〔名〕甲；铠。

ཚེམ་ཞྭ 〔名〕帽；盔。

ཚེམས 〔名〕1.牙(敬)。2.残余物。〔动〕为 ཚེམ་པ 的命令式。

ཚེམས་པ 〔名〕缝成物。

ཚེམས་ཤིང 〔名〕牙签，牙刷(敬)。

ཚེའི་རིག་བྱེད 参看 ཚེ་རིག་པ。

ཚེར་ཀ 〔名〕忧愁；痛苦。

ཚེར་སྔོན 〔名〕多刺绿绒蒿(药)。

ཚེར་ཤུད་སྤྲང་ཚེར 〔名〕飞廉(药)。

ཚེར་བྱུང་མཛེ་ཚོ་ཤིང 〔名〕藏锦鸡儿 (药)。

ཚེར་སྔོམ་སྤྲང་ཚེར་ནག་པོ 〔名〕金叶大蓟 (药)。

ཚེར་མ 〔名〕刺;荆棘。

ཚེར་མ་རེ་མོ 〔名〕长刺树。

ཚེར་བཟུང 〔名〕镊子。

ཚེར་ཁུམ 〔名〕黄色复盆子(药)。

ཚེར་ཤིང 〔名〕黄刺树。

ཚེར་རྨག 〔名〕由刺所致的溃疮。

ཚེས 〔名〕日,号;日期。

ཚེས་གྲངས 〔名〕日子;日期;日数。

ཚེས་ཚ 〔名〕日子,日期。

ཚེས་ཐམ 〔名〕日戳。

ཚེས་ཐོ 〔名〕日历。

ཚེས་བཟང 〔名〕佳期。

ཚེས་ཤར 〔名〕月初。

ཚོ 〔数〕表复数的字。〔形〕肥,胖。

ཚོ་ཁག 〔名〕部落。

ཚོ་ཆུང 〔名〕小组。

ཚོ་དཔོན 〔名〕酋长。

ཚོ་བ 〔名〕村,村庄。

ཚོ་ཟད 〔语〕肥了;上膘。

ཚོགས 〔名〕1.群众,集团,集体。2.积累;众多,集会;聚会。3.福;资粮(佛)。〔动〕为 འཚོག་པ 和 འཚོགས་པ 的命令式。

ཚོགས་ཁག 〔名〕帮派;集体(整体)。

ཚོགས་ཁག་ནག་པོ 〔名〕黑帮。

ཚོགས་ཁང 〔名〕大殿,会场;礼堂;会堂,集会所。

ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ 同 ཚོམས་ཆེན 〔名〕礼堂。

ཚོགས་འཁོར 〔名〕祭坛。

ཚོགས་གྲལ 〔名〕排列,会众的排列。

ཚོགས་དཔྱལ 〔名〕会费。

ཚོགས་ཆེན 〔名〕大会。

ཚོགས་མཆོད 〔名〕庙会。

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སའི་རྒྱལ་ཁབ 〔名〕东道国。

ཚོགས་གནས 〔名〕会场，集会处。

ཚོགས་པ 〔名〕团体，集团。

ཚོགས་མི 〔名〕会员。

ཚོགས་ཚད 〔名〕一切集会；一切团体。

ཚོགས་ཞུགས་ཆད་པ 〔语〕缺席。

ཚོགས་ཟངས 〔名〕寺庙里集体吃饭的大锅。

ཚོགས་བཟང 〔形〕优越，积德修好。

ཚོགས་ར 〔名〕会场。

ཚོགས་ས 〔名〕会场。

ཚོང 〔名〕贸易，经商，商务，生意，买卖。〔动〕为 འཚོང་བ 的命令式。

ཚོང་ཁང 〔名〕商店，百货公司，商场，商行，商号。

ཚོང་ཁང་རྟགས་མཚན 〔名〕牌号（字号）。

ཚོང་ཁྲལ 〔名〕商业税，营业税。

ཚོང་ཁྲོམ 〔名〕市场，集市。

ཚོང་འགྲུལ 〔名〕通商。

ཚོང་རྒྱག་པ 〔动〕做生意。

ཚོང་ཙད 〔名〕卖单，卖据，发票。

ཚོང་བརྗོལ 〔名〕代销。

ཚོང་བརྗོལ་བྱེད་པ 〔动〕寄售。

ཚོང་གཉེར 〔名〕营业。

ཚོང་རྟགས 〔名〕1.商标。2.招牌，牌照。

ཚོང་དོན 〔名〕贸易。

ཚོང་བདག 〔名〕货主，商主，卖主。

ཚོང་འདུས 〔名〕市场，商场，集市。

ཚོང་འདྲེན 〔名〕贩运。

ཚོང་ཟལ 〔名〕商场，商业区。

ཚོང་པ 〔名〕商人；商贾。

ཚོང་པ་ཁྲམ་པ 〔名〕奸商。

ཚོང་པ་ཏམ་འདོད་ཅན 〔名〕市侩。

ཚོང་འབྲུ 〔名〕商品粮。

ཚོང་ཟོག་འཁོར་གྲུ 〔名〕货轮。

ཚོང་ཟོག་སྣ་མང 〔名〕百货。

ཚོང་ཟོག་བཙོང་མཁན 〔名〕售货员。

ཚོང་ཟོག་སྲིན་བལ 〔名〕商品棉。

ཚོང་ཟོང 或 ཚོང་ཟོག 〔名〕商品，货物。

ཚོང་ཁྱལ 〔名〕销路。

ཚོང་གཡོག 〔名〕店员，店伙计。

ཚོང་ར 〔名〕商场。

ཚོང་ལམ 〔名〕销路(商品的)。

ཚོང་ལས 〔名〕商业；营业。

ཚོངས 〔动〕为 འཚོང་བ 的命令式。

ཚོད 〔名〕度量；标准，比例。〔动〕推测；意料；衡量。

ཚོད་བགམ་པ 同 ཚོད་བརྟག 〔语〕1.试验，观察其优劣。2.试量。

ཚོད་ཅན 或 ཚོད་ལྡན 〔名〕或〔形〕适度的，有节制的，拘礼的；自量的；严谨的。

ཚོད་འཇལ་བ 〔语〕估量。

ཚོད་ལྟ 〔名〕试验；尝试。

ཚོད་བརྟག 同 ཚོད་བགམ་པ。

ཚོད་ཐིག 〔语〕猜着，猜中。

ཚོད་ལྡན 同 ཚོད་ཅན。

ཚོད་དཔག 〔名〕预测；捉摸，估计；估量。

ཚོད་ཟ 〔名〕谜，谜底。

ཚོད་མ 〔名〕蔬菜，青菜。

ཚོད་མེད 〔语〕无限量；无节制，无度，过度。

ཚོད་རྩིས 〔名〕预计，估计，推测。

ཚོད་ཚོད 〔名〕限度；把握。

ཚོད་འཛིན 〔名〕掌握，控制，限止，约束。

ཚོད་ལོངས 〔名〕试探，摸底。

ཚོད་ཤེས 〔名〕1.谜.2.知量，有节制。

ཚོད་ཐོལ 〔语〕失度；过量，过度。

ཚོན 〔名〕颜色；颜料。

ཚོན་དར 〔名〕彩旗。

ཚོན་པོ 〔形〕肥，胖，肥壮，丰满，富态。

ཚོན་རྩི 〔名〕油漆。

ཚོན་རིས 〔名〕彩绘。

ཚོན་ལོང 〔名〕色盲。

ཚོབས 〔动〕为 འཚབ་པ 的命令式。

ཚོམ་པ 〔动〕怀疑，疑虑，踌躇，胆怯，害羞。

ཚོམ་བུ 或 ཚོམ་པོ 〔名〕束；把；捆；堆。

ཚོམས 〔名〕1.庭院；天井。2.会堂，大厅，客厅，礼拜堂。

ཚོམས་ཆེན 〔名〕礼堂，大厅，大会堂。

ཚོར་དས་ཆེ་བ 或 ཤེས་ཚོར་ཆེ་བ 〔语〕神经过敏。

ཚོར་སྣང 〔名〕感性，感觉。

ཚོར་སྣང་གི་རང་བཞིན 〔名〕感性。

ཚོར་བ 〔名〕受(佛)。〔动〕1.感受，感觉。2.闻，听见。

ཚོར་བ་ཉམས་པ 〔语〕瘫痪(指身体)。

ཚོར་བའི་ཕུང་པོ 〔名〕受蕴，五蕴之一(佛)。

ཚོར་དབང 〔名〕感官。

ཚོལ 〔动〕为 འཚོལ་བ 的命令式。

ཚོས 〔名〕颜料，油漆。〔动〕为 འཚོད་པ 的命令式。

ཚོས་ཁུ 〔名〕色汁，水彩，水漆。

ཚོས་མཁན 〔名〕染者，画师。

ཚོས་རྒྱག་པ 〔动〕着色。

ཚོས་འཆིང 〔名〕白色。

ཚོས་པ 〔名〕1.染匠。2.煮熟的。

ཚོས་མ 参看 ཚོས་པ。

ཚོས་ཤིང་སྡོང་པོ 〔名〕槐树。

མཚོག་པབཟང 〔形〕肥壮，健壮。

མཚོགས་པ 〔形〕肥了；胖了。

མཚང 〔名〕罪恶，过失。

མཚང་ཁོག 〔名〕盆腔。

མཚང་རྗོད་པ 〔语〕揭发过失。

མཚང་བརྟོལ་བ 〔语〕揭发；揭穿，揭破。

མཚང་འདོན 〔名〕暴露。

མཚང་འབྲུ་བ 参看 མཚང་རྗོད་པ。

མཚང་ར 参看 ཚང་ར。

མཚང་སྒྲོག་པ 参看 མཚང་རྗོད་པ。

མཚན 〔名〕1.名号，名字(敬)。2.表征，标志，标记，记号；性别。3.相(佛)。4.夜。

མཚན་དཀར 〔名〕松塔。

མཚན་ཁ 〔名〕相，征兆。

མཚན་མཁན 〔名〕卜者；观相者；相面人。

མཚན་འཁྱམ 〔名〕夜游神。

མཚན་གང 〔名〕通宵；整夜。

མཚན་གྲངས 〔名〕1.名额。2.夜数。

མཚན་དགུང 〔名〕中夜；半夜。

མཚན་འགྱུར 〔语〕1.更改姓名。2.转根(佛)；性征变化。

མཚན་བཅས 〔语〕有名称。

མཚན་རྡུས 〔名〕名誉；名称。

མཚན་ཉིད 〔名〕1.相，记号，符号；征兆。2.性，定义；原理；界说，哲理。

མཚན་ཉིད་པ 〔名〕1.学习或研究哲学者；法相家(佛)；分别师。2.具正规的。

མཚན་ཉིད་རིག་པ 〔名〕哲学。

མཚན་སྙན 〔名〕荣誉，名誉；徽号。

མཚན་རྟགས 同 མཚན་མ。

མཚན་ལྟས 〔名〕象征；征兆。

མཚན་མཐུན་པ 〔名〕1.相同(佛)。2.姓名、性别相同者。

མཚན་འཐབ 〔名〕夜战。

མཚན་དང་དཔེ་བྱད 参看 མཚན་དཔེ。

མཚན་དོན 〔名〕1.名与实。2.本质；本性；特质；征候；征兆。

མཚན་སྒོངས 〔名〕灯；烛。

མཚན་སྣང 同 མཚན་སྒོངས。

མཚན་པ 〔名〕或〔动〕1.标志，记号。2.表示，装饰。

མཚན་དཔེ 即 མཚན་དང་དཔེ་བྱད 的缩写 〔名〕相好(佛)。

མཚན་ཕྱེད 〔名〕半夜，午夜，深夜。

མཚན་བྱང 〔名〕1.标题，书的题名。2.席位牌。

མཚན་སྦྲེལ 〔名〕连宵。

མཚན་མ 或 མཚན་རྟགས 〔名〕1.记号；标志；表征；兆。2.性别。

མཚན་མེད 〔名〕无相，无性。

མཚན་མོ 〔名〕夜晚，黑夜。

མཚན་ཚོགས 〔名〕晚会。

མཚན་འཛིང 〔名〕夜战。

མཚན་གཞི 〔名〕所相(佛)；相状的原因。

མཚན་ཟས 〔名〕夜宵，夜餐。

མཚན་ལས 〔名〕夜班，晚班，夜工。

མཚན་ཤིང 〔名〕松木火把。

མཚམས 〔名〕1.间隙，空隙。2.分际；界线，界限。3.联接处。4.隅。5.中断，停止。

མཚམས་བཅད 〔语〕停工，结束，断界，分界。

མཚམས་ཆད་པ 〔动〕停止。

མཚམས་འཇོག་པ 〔动〕停止。

མཚམས་རྟགས 〔名〕顿号(、)。

མཚམས་ཐིག 〔名〕界线。

མཚམས་སྤྲིན 〔名〕霞；云霞。

མཚམས་སྦྱོར 〔名〕连接；介绍；引荐；结合；接洽。

མཚམས་སྦྱོར་བ 〔名〕中介人。

མཚམས་ཚིགས 〔名〕分界处；阶段。

མཚའ་མིས 或 མཚའ་མ 〔名〕1.一种鹿。2.豺。

མཚའ་ཁྲུ 〔名〕白蹄，银蹄，白爪。

མཚར་དགའ 〔名〕1.报酬；补偿。2.赌金。

མཚར་ཆེ་བ 〔形〕稀有；美丽。

མཚར་སྡུག 〔形〕俏丽；瑰丽；艳；美。

མཚར་སྡུག་ཆེ་བ 〔语〕烂漫。

མཚར་སྣང་སྐྱེ་བ 〔语〕好奇。

མཚར་པོ 〔形〕稀有，稀罕，惊奇。

མཚར་བ 〔名〕1.优美；美丽。2.奇怪；稀奇；稀罕。

མཚར་གཡོ 〔名〕波浪；闪动。

མཚལ 〔名〕银朱；朱砂；锌红；朱红。

མཚལ་དཀར 〔名〕轻粉；银粉；白漆。〔形〕浅红。

མཚལ་ཁ 〔名〕1.朱色；火焰红。2.血口。

མཚལ་ཏོད 〔名〕朱砂。

མཚལ་དམར 〔名〕朱砂；银朱；大红。

མཚལ་ཤབས 〔名〕银朱的渣秽。

མཚལ་ཡིག 〔名〕赤字。

མཚུངས 或 མཚུངས་པ 〔形〕相等；相似；等同。

མཚུངས་རྟགས 〔名〕等号(=)。

མཚུངས་ལྡན 〔名〕相应(佛)；同等的；共有。

མཚུངས་བྲལ 〔形〕无比；无匹；无敌。

མཚུངས་མེད 参看 མཚུངས་བྲལ。

མཚུན 〔名〕(古)1.祖先。2.幽灵。3.亡人。

མཚུན་ཚིས 〔名〕昼夜交替时。

མཚུན་གཏོར 〔名〕祭品，祭礼。

མཚུར 〔名〕矾。

མཚུར་དཀར 〔名〕白矾；明矾。

མཚུར་ཕུ 〔名〕粗朴（白教寺院之一，在拉萨西）。

མཚུར་མོ 〔名〕颜料。

མཚུལ་ཤག 〔名〕1.塌鼻梁。2.嘴，口鼻。

མཚུལ་པ 〔名〕1.鼻梁。2.脸的下部。3.兽类的口鼻。

མཚུལ་ཐུ 〔名〕鼻疮（病）。

མཚེ 同 མཚེ་ལྡུམ 〔名〕麻黄（药）。

མཚེ་སྐྱོད 〔名〕药土；盐土。

མཚེ་ལྡུམ 〔名〕麻黄（药）。

མཚེ་ལྡུམ་གྱི་སྙིང་ཁུ 〔名〕麻黄素（药）。

མཚེ་མ 〔名〕孪生子，双生子，双胎。

མཚེད 或 དུར་མཚེད 〔名〕葬地；坟墓，化尸塔。

མཚེའུ 〔名〕池塘，小湖，水泊；水淀。

མཚེའུ་སྐྱོད 〔名〕放牧。

མཚེར་པ 〔名〕1.脾脏。2.谨慎。

མཚེར་ས 〔名〕牧民搬走后留下的住处、牧场。

མཚེས 〔名〕1.邻居。2.村落。

མཚོ 〔名〕湖，湖泊；海。

མཚོ་ཇག 〔名〕1.海盗；水贼。2.暗礁。

མཚོ་སྐྱ་རེངས 〔名〕扎陵湖（在青海省果洛藏族自治州玛多县）。

མཚོ་ཁ 〔名〕海口；港口。

མཚོ་ཁུག 〔名〕海湾，港湾。

མཚོ་གྲུ 〔名〕军舰，轮船。

མཚོ་གླང 〔名〕海象。

མཚོ་གླིང 〔名〕海岛。

མཚོ་འགག 〔名〕海峡。

མཚོ་འགྲུལ 〔名〕航海。

མཚོ་རྒྱུད 〔名〕沿海。

མཚོ་ངོས 〔名〕海面。

མཚོ་སྔོ་རིངས 〔名〕鄂陵湖(在青海省果洛藏族自治州玛多县)。

མཚོ་སྔོན 〔名〕青海。

མཚོ་སྔོན་པོ 〔名〕青海湖(在青海省)。

མཚོ་ཆེན 〔名〕1.大洋；大海。2.措勤(西藏阿里地区的一个县)。

མཚོ་ཇག 〔名〕海盗。

མཚོ་རྟ 〔名〕海马。

མཚོ་མཐིལ 〔名〕海底。

མཚོ་དོམ 〔名〕海狗。

མཚོ་མདའ 〔名〕青莲花。

མཚོ་མདོག 〔名〕海军兰(颜色)。

མཚོ་སྣ 〔名〕错那(西藏山南地区的一个县)。

མཚོ་ཕག 〔名〕海豚。

མཚོ་བལ 〔名〕海绵。

མཚོ་དམག 〔名〕海军；水兵。

མཚོ་ཚྭ 〔名〕海盐。

མཚོ་གཟིག 〔名〕海豹。

མཚོ་ཡས 〔名〕洋；大海。

མཚོ་རྦབས 〔名〕海潮。

མཚོ་རྦབས་འགྲིབ་པ 〔语〕退潮。

མཚོ་རྦབས་འཕེལ་བ 〔语〕涨潮。

མཚོ་ལམ 〔名〕海路，航线(水中)。

མཚོ་ལེ 〔名〕海狸。

མཚོ་སྲིན 〔名〕海马。

མཚོ་སྲུང 〔名〕海防。

མཚོག་མ 〔名〕囟门；头顶。

མཚོན 〔名〕1.食指。2.表(佛)。

མཚོན་ཆ 〔名〕武器。

མཚོན་རྟུལ 〔名〕钝兵器。

མཚོན་ཐུངས 〔名〕表现；体现；反映。

མཚོན་པ 〔名〕1.引导者；陈

列者。2.表记；记号。〔动〕1.陈列；排列。2.表示，表达，引证，对比。

མཚོན་ཐུས་པ 〔语〕1.比得上。2.能表达。

མཚོན་དཔེ 〔名〕缩影，代表，范例。

མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན 〔名〕代表性。

མཚོན་བྲིས 〔名〕写意。

འཚག་ལྡན 〔名〕肥胖的，有光泽的。

འཚག་པ 〔动〕未来式为 བཙག，过去式为 བཙགས， 命令式为 ཚགས。 使滴下，过滤，筛别，榨出。

འཚག་བཟེད 参看 མཚག་བཟེད。

འཚང་ཁ 〔形〕拥挤。

འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག 〔形〕拥挤，踊跃。

འཚང་བ 〔动〕未来式为 བཙང，过去式为 བཙངས， 命令式为 ཚངས。 1.充实，充塞。2.噎。

འཚང་ར 〔名〕1.参看 ཚང་ར。 2.人群拥挤的地方。

འཚབ་པ 〔动〕未来式为 འཚབ，过去式为 འཚབས， 命令式为 ཚབས。 付还，偿付。

འཚབ་ཏེ་འཚུབ་ཏེ 〔形〕慌慌忙忙。

འཚབ་འཚབ་འཚུབ་འཚུབ 〔形〕慌慌张张。

འཚབ་འཚུབ 〔形〕紊乱，混乱，慌张，紧张，急促，匆忙。

འཚམ་པ 或 འཚམ་པོ 〔形〕适合，合宜，适宜。

འཚམས་དྲི 〔名〕问安，访问。

འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ 〔动〕慰劳，慰问，请安。

འཚམས་ཞུ 〔名〕请安，问候，拜访，致意。

འཚར་བ 〔动〕完，结束，尽。

འཚར་ལོངས 〔名〕成长，生长，发育。

འཚལ་བ 〔动〕未来式及过去式为 འཚལ, 命令式为 འཚོལ。1.致敬；请求；祈求。2.欲；欲想；希望。3.吃；食。4.显示；出示。5.可以；许可。

འཚལ་མ 〔名〕1.食物。2.腹。

འཚིག་དྲི 〔名〕焦味。

འཚིག་པ 〔动〕未来式为 འཚིག, 过去式为 ཚིག。1.烧；灼；烧毁；烧焦。2.忿恨，忿怒；生气。

འཚིག་རོ 〔名〕灰烬。

འཚིར་བ 〔动〕未来式为 གཙིར, 过去式为 བཙིར, 命令式为 ཚིར。榨；压；挤压；挟；钳。

འཚིར་བཟུང 〔语〕坚执；用手紧握，挟住。

འཚུད་པ 〔动〕未来式为 འཚུད, 过去式为 ཚུད。入；入内；钻入；穿入。

འཚུབ་པ 〔动〕未来式为 འཚུབ, 过去式为 འཚུབས。1.旋转；涡卷。2.缠绕；壅塞；充满。

འཚུབ་ཅོ 〔形〕调皮；捣蛋；淘气；不老实。

འཚུབ་མ 〔名〕狂风；暴风。

འཚུབ་རྒྱོངས 〔形〕粗恶，粗暴。

འཚུབས 〔动〕为 འཚུབ་པ 的过去式。

འཚུམ་པ 〔名〕肚子鼓胀；腹胀。

འཚུལ་བ 参看 མཚུལ་པ。

འཚེ་བ 〔动〕未来式为 གཙེ, 过去式及命令式为 གཙེས。伤害；侵害；杀害；损毁；遁害。

འཚེག་པ 〔动〕还债；报怨。

འཚེངས་པ 〔形〕满足；如意；快乐；喜悦。

འཚེད་གནས 〔名〕厨房。

འཚེད་པ 〔动〕烹饪；煎煮。

འཚེད་ཤིང 〔名〕柴；薪。

འཚེམས་མེད 〔形〕不折不扣；全部；无遗漏。

འཚེར་སྐད 〔名〕嘶鸣声。

འཚེར་སྣང 〔名〕腼腆。

འཚེར་བ 〔名〕忏悔；羞耻。〔动〕1.嘶。2.悲；痛；愁。3.发光；闪光。

འཚེར་བག་ཅན 〔名〕有威光的。

འཚེར་མེད 〔形〕1. 无忧。2.无愧。3.不发光。

འཚེར་ས 参看 མཚེར་ས。

འཚོ་སྐྱོང 〔名〕抚养；养育；养活；看管。

འཚོ་བཅུད 〔名〕营养；滋养。

འཚོ་ཆས 〔名〕生活资料。

འཚོ་ཆོས་པ 〔语〕保养好。

འཚོ་དུས 〔名〕生计。

འཚོ་རྟེན 〔名〕生活来源；生活所依。

འཚོ་ཐབས 〔名〕生计。

འཚོ་བ 〔名〕生存；生活；生计。〔动〕未来式为 འཚོ，过去式及命令式为 འཚོས。1.生活；度日。2.饲养；喂养；豢养；牧养。

འཚོ་བྱེད 〔名〕生活；生计。

འཚོ་ཤིས 同 འཚོ་ཐབས。

འཚོལ་ཞིབ 〔名〕探索；探求；探勘；发掘；侦查；摸索。

འཚོག་པ 〔动〕未来式为 བཚོག，过去式为 བཚོགས，命令式为 ཚོགས，砍；斩；砸。

འཚོགས་པ 〔动〕未来式和过去式为 འཚོགས，命令式为 ཚོགས。聚会；集合；召集。

འཚོང་བ 〔动〕未来式为 བཚོང，过去式为 བཚོངས，命令式为 ཚོང。卖；出售。

འཚོད་པ 〔动〕未来式为 བཚོ，过去式为 བཚོས，命令式为 ཚོས。1.烹；煮；烤。2.煮染。

འཚོར་བ 〔动〕1.感受；感觉。2.闻；听见。

འཚོལ 〔动〕为 འཚོལ་བ 的命令式。

འཚོལ་སྡུད 〔名〕搜集。

འཚོལ་བ 〔动〕未来式及过去式为བཙལ，命令式为ཚོལ。寻觅，寻找，谋求。

འཚོས 〔动〕为 འཚོ་བ 的过去式和命令式。

ཛ

ཛ 〔名〕物未生时的始点(密宗用语)(佛)。

ཛ་གད 〔名〕1.头酒(奖给男士殊胜的头份酒肉)。2.在生酒中泡药。

ཛ་ཏི 〔名〕豆蔻;肉豆蔻(药)。

ཛ་དྲག 〔形〕激烈,尖锐。

ཛ་བ་ཤིང 〔名〕玫瑰树。

ཛ་ཡ 〔名〕1.(梵)胜利。2.沉淀的泥,水中的绿色粘土。3.树上的斑点。

ཛ་རག 〔名〕小陶器,一种供品。

ཛ་རེ་ཛོ་རེ 〔形〕褴褛不堪,累赘,乱七八糟。

ཛ་ལང 〔名〕粗暴行为。

ཛ་སག 〔名〕(蒙)札萨克(清代蒙古掌管旗务的世袭官)。

ཛམ་བྷ་ལ 〔名〕(梵)藏跋拉(财神)。

ཛེ་ཚེ 〔名〕烟囱,烟筒。

བཛྲ་དྷ་ར 〔名〕(梵)金刚持。藏文作 རྡོ་རྗེ་འཆང, 是密宗一个本尊神的名称。

མཛངས་པ 〔名〕智者,明智者;聪明者。〔形〕聪明,有学识。

མཛངས་སྤྱོད 〔名〕明智的行为。

མཛངས་བླུན 〔名〕贤愚,智愚。

མཛད་སྒོ 〔名〕1.仪式,典礼。2.开市,开业。3.作风,行为(敬)。

མཛད་སྒོ་ཆེན་པོ 〔名〕大典。

མཛད་རྗེས 〔名〕功勋;业迹。

མཛད་པ 〔名〕1.事业;工作。2.行为。〔动〕未来式和过去

式为 མཛད，命令式为 མཛོད。做；作（敬）。

མཛད་པ་རྨད་བྱུང 〔名〕杰作。

མཛད་བྱང 〔名〕跋；后序；后记。

མཛད་གཟིགས 〔名〕观礼。

མཛད་གཟིགས་སྟེངས་ཆ 〔名〕观礼台。

མཛན་བོ 〔名〕1.和睦；亲爱。2.友谊，感情。

མཛན་མོ 同 མཛའ་མོ。

མཛའ་གྲོགས 〔名〕密友，好友。

མཛའ་གཅུགས 〔名〕亲爱；和睦，亲密。

མཛའ་མཐུན 〔名〕亲密；友好。

མཛའ་ན་བོ 〔名〕1.未婚夫；男朋友。2.男人；丈夫。

མཛའ་ན་མོ 〔名〕1.美女，未婚妻，女朋友。2.妻。

མཛའ་ཚིགས 〔名〕亲属，友方。

མཛའ་བ 〔名〕1.和睦；亲爱。2.友谊，感情。〔形〕亲密，亲近。

མཛའ་བོ 〔名〕丈夫，男友。

མཛའ་མོ 〔名〕妻，女友。

མཛའ་བརྩེ 〔名〕亲热，恩爱，友爱。

མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པ 〔语〕亲爱，亲切。

མཛའ་ཁོག་པ 〔语〕不和，失和。

མཛའ་བཤེས 〔名〕亲爱，亲密，情谊，友谊。

མཛར་བ 〔名〕干粮。

མཛུག་གུ 〔名〕手指。

མཛུབ་འཁྲིད 〔名〕1.指示，指引，指导。2.暗示，示意。

མཛུབ་གང 〔名〕一扎。

མཛུབ་ཐུང 〔名〕小指。

མཛུབ་ཤུབས 〔名〕顶针。

མཛུབ་སྟོན 〔名〕指示。

མཛུབ་མོ 〔名〕食指。

མཛུབ་མོ་ཀྱེར་བ 〔语〕食指上竖；食指向上指。

མཛུབ་མོ་ཚུགས 〔语〕1.指定。2.指责。

མཛུབ་རིས 〔名〕指纹。

མཛེ 或 མཛེ་ནད 〔名〕癞子；麻疯病。

མཛེ་གདོན་འབྲུམ 同 མཛེ。

མཛེ་པོ 〔名〕麻疯病人。

མཛེ་ཚྭ 〔名〕皮硝(药)。

མཛེར་པ 〔名〕瘊子。

མཛེར་བ 同 འཛེར་བ。

མཛེས 〔形〕美丽，漂亮。

མཛེས་སྐོང 同 མཛེས་སྐྱོང 〔名〕酒窝。

མཛེས་འཆོས་མཁན 〔名〕打扮者；修饰者。

མཛེས་ལྗོངས 〔名〕景物，风景；美景。

མཛེས་ཉམས 〔名〕妩媚，艳丽。

མཛེས་ལྡན 〔名〕俊美。

མཛེས་སྡུག 〔形〕美丽；极美；可爱，艳丽。

མཛེས་སྡུག་ཡིད་འོང 〔语〕华丽。

མཛེས་པ 同 མཛེས་པོ。

མཛེས་པོ 〔形〕美丽，漂亮。

མཛེས་མ 〔名〕美女。

མཛེས་རྩལ 〔名〕美术。

མཛེས་ཚོར 〔名〕美感。

མཛེས་ཟོལ་མེད་པ 〔语〕坦率。

མཛེས་རིག་ལག་རྩལ 〔名〕美术。

མཛོ 〔名〕犏牛。

མཛོ་རྒོད 〔名〕野犏牛。

མཛོ་སྒང 〔名〕左贡（西藏昌都地区的一个县）。

མཛོ་མོ 〔名〕犏乳牛。

མཛོ་མོ་ཤིང 〔名〕锦鸡儿(药)。

མཛོད 〔名〕库，仓。〔动〕为 མཛད་པ 的命令式。

མཛོད་ཁང 〔名〕库房。

མཛོད་དགེ 〔名〕若尔盖（四川省阿坝藏族自治州的一个县）。

མཛོད་འཛོག 〔名〕库存。

མཛོད་པ 〔名〕司库。

མཛོད་སྤུ 〔名〕眉间白毫（所谓释迦佛三十二相中的一相）（佛）。

མཛོད་འཛིན 同 མཛོད་པ。

མཛོད་ཕུས 同 ཆུ་ཤིང 〔名〕芭蕉。

མཛོལ་ཇ 〔名〕1.兽苑。2.陷阱，坑。

འཛག་གེ་འཛོག་གེ 〔形〕紊乱，凌乱。

འཛག་པ 〔动〕未来式为 གཟགས，过去式为 བཟགས。1.漏，漏下。2.滴，滴下。

འཛག་བྱེད་ཤིང 〔名〕芒果树，柿子树。

འཛག་འཛོག 同 འཛག་གེ་འཛོག་གེ。

འཛངས་པ 〔形〕1.贪财，吝啬。2.机灵，英勇；顽强。

འཛངས་སྤྱོད 〔名〕英勇行为。

འཛད་གྲོན 〔名〕消费；费用。

འཛད་པ 〔动〕未来式为 འཛད，过去式为 ཟད。尽，完。

འཛད་མེད 〔语〕无穷。

འཛད་མེད་རིམ་བྱུང 〔语〕层出不穷。

འཛད་རྫས 〔名〕消费品。

འཛན་དཀའ་བ 〔语〕（古）难获得，难办到。

འཛན་པ 〔形〕（古）亲爱。

འཛན་བོ 同 མཛའ་བོ。

འཛན་ཕོ 〔名〕（古）奸夫。

འཛན་མོ 〔名〕（古）淫妇。

འཛབ་པ 为梵语 ཛ་པན 的变音〔名〕诵咒。

འཛབ་བཟླས 同 འཛབ་པ。

འཛམ་གླིང 或 འཛམ་བུའི་གླིང 〔名〕瞻部洲（佛），世界，人世间。

འཛམ་གླིང་གཉིས་པ 〔语〕

第二世界。

འཛམ་གླིང་དང་པོ 〔语〕第一世界。

འཛམ་གླིང་ཡོངས 〔名〕全世界。

འཛམ་གླིང་གསུམ་པ 〔语〕第三世界。

འཛམ་བུ 〔名〕1.番石榴。2.如意树。3.黄金。

འཛམ་བུའི་གླིང 同 འཛམ་གླིང。

འཛམ་བུའི་ཚལ 〔名〕瞻部树林。

འཛའ 〔名〕利息。

འཛའ་བ 〔动〕未来式为 གཟན，过去式为 ཟོས，命令式为 གཟོན。耗费；消耗。

འཛར 〔名〕1.流苏。2.悬垂之物。

འཛར་བ 〔动〕未来式为 གཟར，过去式为 བཟར，命令式为 གཟེར。挂；悬垂。

འཛར་འཛེར 〔象〕声嘶。

འཛི་བ 〔动〕1.忙碌；喧杂。2.忌；禁；戒；节制。

འཛི་ར 〔名〕巨胜子；生菜子(药)。

འཛིང་ག་འཁྱིད་པ 〔语〕摔跤；角逐。

འཛིང་བ 〔动〕未来式及命令式为 འཛིང，过去式为 འཛིངས。1.争论；口角。2.扑斗；争斗；斗殴。

འཛིང་རགས 〔名〕工事，战壕。

འཛིང་རེས 〔名〕搏斗；格斗。

འཛིང་བཀར 〔名〕冲杀。

འཛིངས་པ 〔形〕凌乱；蓬松；蓬头。〔动〕为 འཛིང་བ 的过去式。

འཛིན་ཉར 〔名〕保留；拘留。

འཛིན་སྟངས 〔名〕1.执持的形状、姿态；执持的方法。2.所抱的态度。

འཛིན་དམ 〔名〕收据；执照。

འཛིན་པ 〔动〕未来式为 གཟུང，过去式为 བཟུང，命令式为 ཟུངས。执；持；握；攫；攥；抓；捉；拿。〔名〕执者；占有者；施行者。

འཛིན་སྤྱད 〔名〕捕捉工具。

འཛིན་མ 〔名〕1.大地的别名。2.吝啬者。

འཛིན་བཟུང 〔名〕逮捕；捉拿；俘虏；俘获。

འཛིན་ཡིག 〔名〕契约；单据；字据；票证；证据。

འཛིན་ཤར 〔名〕持念(佛)。

འཛིན་ཤོག 〔名〕票；字据；单据。

འཛིན་ས 〔名〕把柄。

འཛེར་བ 同 འཚེར་བ。

འཛུ་བ 同 འཛུ་བ。

འཛུགས་སྐྲུན 〔名〕建设；建筑。

འཛུགས་གཉེར 〔名〕兴办；创办；举办。

འཛུགས་པ 〔动〕未来式为 གཟུགས，过去式为 བཙུགས，命令式为 ཚུགས。1.插入；放入；刺入。2.植；树立；竖立；设立；建立；创立。

འཛུགས་སྲོལ 〔名〕体制；建制。

འཛུད་པ 〔动〕未来式为 གཟུད，过去式为 བཙུད，命令式为 ཚུད。纳入；放入。

འཛུམ 〔名〕微笑；含笑；笑容；笑盈盈。

འཛུམ་དཀར 〔名〕笑容；喜悦。

འཛུམ་ཁུང 〔名〕酒窝。

འཛུམ་མདངས 〔名〕笑容；笑颜。

འཛུམ་པ 〔动〕未来式为 གཟུམ，过去式为 བཙུམ，命令式为 ཚུམས。1.闭合(口、眼)。2.笑；微笑；憨笑。

འཛུམ་བག 或 **འཛུམ་བུ** 〔名〕

微笑，颔笑。

འཛུམ་དཀྱལ 〔名〕 微笑，颔笑。

འཛུམ་དཀྱལ་དཀྱལ 〔形〕 笑眯眯。

འཛུར་བ 〔动〕 未来式为 གཟུར，过去式为 བཟུར，命令式为 ཟུར。退避；避让；回避。

འཛུལ་བ 〔动〕 钻入；窜入；潜入；侵入。

འཛེག་སྐས 〔名〕 梯子；台阶。

འཛེག་པ 〔动〕 未来式为 གཟེག，过去式及命令式为 འཛེགས。登高；攀登。

འཛེགས 〔动〕 为 འཛེག་པ 的过去式和命令式。

འཛེད 〔名〕 花岗石。

འཛེད་བ 〔动〕 刺；射出；投石。

འཛེངས 〔动〕 高；高举。

འཛེད་པ 〔动〕 未来式为 གཟེད，过去式为 བཟེད，命令式为 ཟེད。1.接；盛接。2.擎着；端着；张开。

འཛེད་ཞལ 〔名〕 钵盂。

འཛེམ་ཚ 〔名〕 忌讳，戒忌，忌口，客气。

འཛེམ་དོགས 〔名〕 顾忌。

འཛེམ་པ 〔动〕 未来式为 གཟེམ，过去式及命令式为 འཛེམས。戒，禁忌，防范；退避，避免，避讳，忌讳。

འཛེམ་པ་མེད་པ 〔语〕 肆忌，无顾忌。

འཛེམ་བག་ཅན 〔名〕 怕羞的；谦逊的。

འཛེམ་བག་མེད་པ 〔语〕 嚣张；放肆，悍然。

འཛེམ་བྱ 〔名〕 禁忌，所禁忌的。

འཛེམ་མ་གནང 〔语〕 别客气，甭见怪。

འཛེམས 〔动〕 为 འཛེམ་པ 的过去式和命令式。

འཛེམས་ཉིན 〔名〕 忌日。

འཛེར 同 གླུ་དབྱངས 〔名〕音乐；歌唱。

འཛེར་བ 〔名〕瘤。〔动〕未来式为 འཛེར，过去式为 ཟེར。1.说；谈；讲。2.嘶喊。

འཛེར་བུ 同 གཟེར་བུ 〔名〕钉子。

འཛེར་མ 〔名〕钉子。

འཛོག་བརྡུང 〔名〕拳击；拳打。

འཛོག་པ 〔名〕拳头。

འཛོང་འཛོང 〔形〕齿形的，尖的。

འཛོམ་པ 〔动〕未来式为 འཛོམ，过去式为 འཛོམས。1.具备；齐备，齐全。2.相遇；会合。3.组合；聚合，集中。

འཛོམས་པ 〔动〕为 འཛོམ་པ 的过去式。

འཛོམས་པོ 〔形〕1.齐全。2.肥沃，富裕。

འཛོལ་པ 〔名〕过失，错误。

འཛོལ་བ 〔动〕弄错，错误，错乱。

རྫ 〔名〕1.陶器。2.石崖。

རྫ་དཀར 〔名〕陶瓷。

རྫ་ཁོག 〔名〕沙锅；陶罐。

རྫ་མཁན 〔名〕陶器匠。

རྫ་རྔ 〔名〕苏鼓。

རྫ་རྔ་རྔ་རིང 〔名〕长腰鼓。

རྫ་ཆུ 〔名〕1.澜沧江。2.石山中流出之水。

རྫ་ཆུའི་སྤྲག་གཟིག་མེ་ཏོག 〔名〕澜江百合（药）。

རྫ་དུག 同 ལ་དུག 〔名〕瘴气.

རྫ་པ 同 རྫ་མཁན。

རྫ་བོ 〔名〕陶器。

རྫ་ཕོར 〔名〕瓦盆，瓦钵。

རྫ་བུམ 〔名〕瓦瓶，坛子。

རྫ་མ 〔名〕缸；坛；盆；罐。

རྫ་སྨུག 〔形〕深烟色。

རྫ་ཡུལ 〔名〕察隅（西藏昌都地区的一个县）。

རྫ་རི 〔名〕石山。

རྫ་གསོང 〔名〕煎炒器。

རྫང 〔名〕箱；匣。〔动〕未来式为 རྫང，过去式为 རྫངས。派出；差遣；派遣。

རྫངས་པ 〔动〕为 རྫང 的过去式。

རྫབ 或 འདམ་རྫབ 〔名〕泥沼；泞泥。

རྫབ་ཅན 〔名〕1.虚妄的；说假话者。2.带泥的。

རྫབ་ཆེ 〔语〕泥多；泥泞。

རྫབ་དོང 〔名〕泥坑；粪坑。

རྫབ་ཧྲབ 〔形〕虚妄；欺诈；虚假。

རྫབ་རྫོབ 〔名〕泥；泥泞。

རྫབ་ཤོག 〔名〕马粪纸。

རྫས 〔名〕物质；实物；材料。

རྫས་ཁུང 〔名〕炮眼(爆破口)。

རྫས་འགྱུར 〔名〕化学。

རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས 〔名〕化工(化学工业)。

རྫས་འགྱུར་རིག་པ 〔名〕化学。

རྫས་འགྱུར་ལུད 〔名〕化肥。

རྫས་མདེལ 〔名〕弹药。

རྫས་ལྡན 〔名〕丰裕；富有。

རྫས་སྨན 〔名〕炸药。

རྫི 〔名〕1.风。2.牧人。

རྫི་སྤྱིར 〔名〕牧人的小屋。

རྫི་འཁོར 〔名〕旋风。

རྫི་ཆར 〔名〕风雨。

རྫི་པ 〔名〕1.放牧者；牧人。2.保护者。

རྫི་ཕྱོགས 〔名〕风向。

རྫི་བ 〔动〕未来式为 བརྫི，过去式为 བརྫིས，命令式为 རྫིས。1.捣碎；研。2.拌；揉；和。3.踩；践踏；蹂躏。

རྫི་བོ 〔名〕牧人。

རྫི་མ 〔名〕睫毛。

རྫི་མེད 〔形〕1.无保护者。2.无耻的；不知耻的。

རྫི་གསད 〔名〕冷风。

རྫི་གསད་པ 〔名〕狗的别名。

རྫིག་ཉམས 〔名〕气焰。

རྫིག་པོ 〔形〕威严；严肃；威风，刚强。

རྫིག་རྫིག 〔形〕1.可怕；恐骇；恐怖；威猛。2.灿烂；壮丽；威严。

རྫིང 或 རྫིང་བུ 〔名〕1.池；池塘；沼泽。2.尿(牲畜的)。

རྫིང་མོ་ཆེ 〔名〕大池，湖。

རྫིང་རིང 〔名〕池；湖。

རྫིངས 同 གྲུ་རྫིངས 〔名〕船，筏。

རྫིཞ 〔名〕1.牧畜。2.鱼鳍。

རྫིས 〔动〕为 རྫི་བ 的命令式。

རྫུ 〔名〕虚假；虚伪；佯为；假冒。

རྫུ་འཕྲུལ 〔名〕神变，幻化；幻术。

རྫུ་བ 〔名〕伪者，假的，骗者。〔动〕未来式为 བརྫུ，过去式为 བརྫུས， 命令式为 རྫུས。变化，变幻。

རྫུ་བག 〔形〕伪装泰然。

རྫུ་བག་ཅན 〔名〕虚妄者，伪装泰然者。

རྫུ་སྨྲ་མཁན 〔名〕妄语者。

རྫུ་ཤིག་ཤིག 〔形〕假惺惺。

རྫུན 同 བརྫུན。

རྫུན་སྒྲིག 〔名〕虚构，假拟；撒谎，扯谎。

རྫུན་ཆས 〔名〕伪装物。

རྫུན་ཆས་སྤྲས་པ 〔语〕伪装。

རྫུན་གཏམ 〔名〕假话；谎言。

རྫུན་འབག 〔名〕假面具，画皮。

རྫུན་ཚིག 〔名〕妄语，虚话。

རྫུན་རྫལ 〔名〕假象。

རྫུན་ཞ 〔名〕虚报，浮报。

རྫུན་བཟོ 〔名〕捏造，虚造，编造。

རྫུབ་པ 或 རྫུབས་པ 〔动〕蒙蔽，欺诳。〔形〕假，伪。

རྫུས 〔动〕为 རྫུ་བ 的命令式。

རྫུས་སྐྱེས 〔名〕化生(非胎生)(佛)。

རྫུས་རྒོལ 〔名〕佯攻。

རྫུས་མ 〔名〕伪造物；赝物。〔形〕假，虚伪。

རྫུས་དམག 〔名〕伪军。

རྫེ་བ 〔动〕未来式为 བརྫེ，过去式为 བརྫེས，命令式为 རྫེས。掀起，卷起；撩起，提起；翻起。

རྫེའུ 〔名〕小缸；小坛；小沙罐。

རྫེས 〔动〕为 རྫེ་བ 的命令式。

རྫོགས་ཁུང 〔名〕小窗。

རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ 〔语〕无穷。

རྫོགས་ཆེན 〔名〕大圆满（红教密法之一）。

རྫོགས་རྟགས 〔名〕句号（。）。

རྫོགས་ལྡན 〔名〕圆满；完备；完善。

རྫོགས་པ 〔动〕完成；成就；终结。〔形〕完善；完成；完备。

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ 同 རྫོགས་ཆེན 〔名〕大圆满（红教密法之一）。

རྫོགས་ཚིག 〔名〕终语词，即，གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ་རོ་ལོ་སོ་ཏོ 等十一个词。

རྫོགས་རིམ 〔名〕圆满次第（佛教密宗的一种修法）。

རྫོང 〔名〕堡垒，城堡，堡寨。

རྫོང་ཁྱེལ 〔名〕宗驿站（从一个宗的辖区送到另一个宗的边境）。

རྫོང་མཁར 〔名〕堡垒；碉堡。

རྫོང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང 〔名〕龙王潭（在拉萨市）。

རྫོང་སྡོད 〔名〕旧日西藏住在寨堡的官长。

རྫོང་དཔོན 〔名〕县官。

རྫོང་ཟེ 〔名〕路上的干粮等食品；盘缠；盘费。

རྫོང་བ 〔动〕未来式为 བརྫོང，过去式为 བརྫོངས，命令式为 རྫོངས。1.致送，送行；差遣；遣送，携带。2.遣嫁；馈送。3.装人，塞人。

རྫོང་སྲུང 〔名〕守护城堡者。

རྫོངས 〔动〕为 རྫོང་བ 的命令式。

རྫོངས་ཕྲ 〔名〕使者。

རྫོབ་པ 〔形〕1.假的，伪的，障蔽的，不明的。2.脏乱。〔动〕障蔽，遮蔽。

རྫོབ་པོ 或 རྫོབ་མ 〔形〕1.虚妄，无效，空虚。2.脏乱，龌龊。

བརྫང་ཐོ 〔名〕发货单，运送物品的清单。

བརྫང་བ 〔动〕为 རྫོང་བ 的未来式。

བརྫངས་པ 〔名〕嫁妆。〔动〕为 རྫོང་བ 的过去式。

བརྫི་བ 〔动〕为 རྫི་བ 的未来式。

བརྫིས་པ 〔动〕为 རྫི་བ 的过去式。

བརྫུ་བ 〔动〕为 རྫུ་བ 的未来式。

བརྫུན 〔名〕虚妄，虚构，谎话。

བརྫུས་པ 〔动〕为 རྫུ་བ 的过去式。

བརྫེ་བ 〔动〕为 རྫེ་བ 的未来式。

བརྫེས་པ 〔动〕为 རྫེ་བ 的过去式。

ཝ

ཝ 〔名〕1.水槽；凹槽；渡槽。2.狐狸。3.柳宿（二十八宿之一）。

ཝ་སྐྱེས 〔名〕1.同 ཝ་མོ。2.滑头；胆小鬼。

ཝ་ཁ 〔名〕水窦；廊檐上的水槽口。

ཝ་ཁུང 〔名〕1.狐穴。2.屋上的水窦。

ཝ་ཁུར 〔名〕车前子(药)。

ཝ་རྒན 〔名〕老狐狸。

ཝ་རྒྱ 〔名〕1.大狐狸。2.捕狐狸的套子。

ཝ་བརྒྱལ་བ 〔语〕狐狸叫。

ཝ་ཆུ 〔名〕屋檐水。

ཝ་ཏ 同 ཝང་ཐོམ་དཀར་པོ 〔名〕商陆(药)。

ཝ་ཏུ 〔名〕滴水的漏槽。

ཝ་གདོང 〔名〕尾闾骨；脊柱尖。

ཝ་ནག 〔名〕黑狐；黑狐皮。

ཝ་ལྤགས 〔名〕狐皮。

ཝ་འཕྱང 〔名〕山羊。

ཝ་མོ 〔名〕狐。

ཝ་ཚྭ 〔名〕1.硇砂(药)。2.盐碱土。

ཝ་གཞའ་མཁས 〔语〕善于隐藏；善于逃避。

ཝ་ལེ 〔形〕显现；明显清楚。

ཝ་ལོང 同 རྣ་རྒྱན 〔名〕耳环。

ཝ་སེང 同 པ་སེངས。

ཝ་སི 〔名〕一种苹果。

ཝ་སྒག 〔名〕狐袭。

ཝང 〔名〕(汉)王；王爵。

ཝང་གུང 〔名〕(汉)王公。

ཝང་འཛུམ 〔名〕笑。

ཝན་ཉན་ཚིང 〔名〕（汉）万年青。

ཝལ་གྱིས 〔副〕明显地，清楚地。

ཝལ་ལེ 同 ཝ་ལེ。

ཝུ་རྡོ 同 ཝུར་རྡོ。

ཝུན་ཁྲིན་ཀོང་ཇོ 〔名〕（汉）文成公主（与吐蕃松赞干布联婚的唐代的一位公主）。

ཝུ་ཙ་ཤིང་གི་ཤུན་པགས 〔名〕五加皮（药）。

ཝུ་ཙ་ཤིང་སྡིང་བ 〔名〕乔木五加（药）。

ཝེ་མའོ 〔名〕（汉）卫矛（药）。

ཝོ་བརྒྱལ 同 འོ་བརྒྱལ。

ཞ

ཞ 代 ཞ་ཉེ [名] 铅；锡。

ཞ་དཀར [名] 锡。

ཞ་སྐུད [名] 铅丝。

ཞ་ཁྲམ [名] 瘫痪(身体)。

ཞ་སྒྲེ [名] (古)1.跛脚。2.裸身。3.秃头。4.无耳；缺耳轮者。

ཞ་འཆག [形] 不完全，有缺点。

ཞ་ཉེ [名] 铅，锡。

ཞ་ཐེངས་བོ [名] 跛；瘸子。

ཞ་འཐེང་འཐེང [形] 跛行；脚腿歪曲而行。

ཞ་ཉག [名] 铅。

ཞ་ཉེ 参看 ཞ་ཉེ。

ཞ་ཉེ་མ [名] 捣碎的干酪。

ཞ་བ [名] 或 [形] 跛。

ཞ་བོ [名] 跛者，手足伤残者。

ཞ་སྨྱུག [名] 铅笔。

ཞ་ར [名] 瞎子，盲人。

ཞ་རྡོལ་ཆགས་པ [名] 瘫痪(身体)。

ཞ་ལག 同 ཀ་ལག。

ཞ་ལུ [名] 1.新草芽，幼苗。2.夏鲁(西藏日喀则县一地名)。

ཞ་ཧོ [名] (汉) 夏河(甘肃省甘南藏族自治州的一个县)。

ཞྭ 或 ཞྭ་མོ [名] 帽；冠。

ཞྭ་ཏོག [名] 帽顶。

ཞྭ་རྟགས [名] 帽徽。

ཞྭ་རྟགས་དམར་པོ [名] 红帽徽。

ཞྭ་རྟེགས [名] 帽架。

ཞྭ་ནག་གསེར་མདོངས་ཅན [名] 金缘黑帽。

ཞྭ་མོ 同 ཞྭ。

ཞྭ་མོ་ཏོག་ཅན 〔名〕乌纱帽。

ཞྭ་དམར 〔名〕红帽派（佛教的一派，属噶举派）。

ཞྭ་སེར 〔名〕黄帽派（佛教的一派，即黄教）。

ཞག 〔名〕1.血的凝块。2.浮油；乳皮。3.一昼夜。

ཞག་སྡོད 〔名〕住宿。

ཞག་པོ 〔名〕1.晚宵；夜间。2.一昼夜。

ཞག་འཁྱལ 〔语〕度日子。

ཞག་ས 〔名〕宿处，停留处。

ཞགས་གྲོལ 〔名〕悉多河（在印度）。〔语〕解套索。

ཞགས་ཐག 〔名〕绳套；套绳；绞索。

ཞགས་པ 〔名〕套索，撒绳。

ཞང 或 ཞང་པོ 〔名〕舅父。

ཞང་ཀུན་ཚིང 〔名〕（汉）香根芹（药）。

ཞང་ཉེ 〔名〕舅父，母系亲属。

ཞང་པོ 〔名〕舅父。

ཞང་ལགས 〔名〕舅父（敬）。

ཞད 〔名〕1.正确的猜度。2.影响；过失。

ཞད་ཙམ 〔副〕少许。

ཞན 〔形〕弱，衰弱，低劣。〔名〕（汉）县。

ཞན་འགྱུར 〔名〕退化。

ཞན་ཙམ 〔副〕稍次。

ཞན་ས 〔名〕不足之处，薄弱环节。

ཞབས 〔名〕1.足（敬）。2.下端；下部；底。

ཞབས་ཁྱུག 〔名〕椅子（敬）。

ཞབས་ཀྱུ 〔名〕藏文第二母音“ུ”的名称。

ཞབས་བསྐུར 同 ཕྱིང་བསྐུར。

ཞབས་གླ 〔名〕脚费，工钱。

ཞབས་གྲས 〔名〕仆人。

ཞབས་ཆགས 〔名〕鞋，靴（敬）。

ཞབས་མཆན 〔名〕脚注（例

在一页末了的附注）。

ཞབས་ཏོག་པ 〔名〕侍从，仆人。

ཞབས་གཏུགས་པ 〔语〕礼足，顿首。

ཞབས་རྟིང 〔名〕脚跟(敬)。

ཞབས་རྟེན 〔名〕1.脚垫。2.鞋；靴(敬)。

ཞབས་སྟེགས 〔名〕脚凳(敬)。

ཞབས་ཐང 〔名〕步行(敬)。

ཞབས་ཐེབས 〔名〕步行(敬)。

ཞབས་ཕྱག 或 ཞབས་ཏོག 〔名〕事务；工作。

ཞབས་མཐིལ 〔名〕足掌，足心(敬)。

ཞབས་དྲུང 〔名〕1.足前，足下，阁下(书信中用语)。2.公仆。

ཞབས་གདུབ 〔名〕足钏(敬)。

ཞབས་འདེགས 〔名〕1.事务；工作。2.侍候；服务；随从；跟从。

ཞབས་འདེགས་པ 〔名〕服务员。

ཞབས་འདེགས་ཞུ་སྟངས 〔名〕服务态度。

ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ 〔语〕服务。

ཞབས་འདེགས་ལས་རིགས 〔名〕服务行业。

ཞབས་འདྲེན 〔名〕1.凌辱；使他人丢面子。2.使衰退，拖后腿。

ཞབས་པད 〔名〕大臣(旧西藏地方政府噶伦的称号)。

ཞབས་ཕྱི 〔名〕1.仆从，仆役，随从。2.勤务，服务。

ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བ 〔动〕伺候。

ཞབས་བྲོ 〔名〕舞蹈。

ཞབས་འབྲིང 〔名〕随从，仆役。

ཞབས་མ 〔名〕1.下部。2.衣服边缘。3.衬裤，下裳。

ཞབས་འཛུགས་ཀྱི་དགའ་…སྟོན 〔语〕小孩会走路时之喜宴(藏族旧时习惯)。

ཞབས་བསིལ 〔名〕 洗脚水（敬）。

ཞམ་རིང 同 ཞབས་འབྲིང。

ཞར 〔副〕 附带，顺便。

ཞར་བ 〔形〕 1.衰老。2.残废；肢体不全。3.盲者。

ཞར་བྱུང 〔名〕 1.机会，时机。2.附录，附带，附加，附益。

ཞར་ཞོར 〔形〕 附带。

ཞར་ར 〔名〕 瞎子，盲人。

ཞར་ལ 〔副〕 1.跟随，跟同，继续。2.关于，适值，兼附。3.顺便。

ཞལ 〔名〕 1.脸，容貌（敬）。2.口（敬）。

ཞལ་ཀྱག 〔名〕 碗，茶杯（敬）。

ཞལ་དཀར 〔名〕 茶碗（敬）。

ཞལ་བཀོད 〔名〕 1.口嘱，书信（敬）。2.指令。

ཞལ་སྐྱིན 〔名〕 代表（敬）。

ཞལ་སྐྱེམས 〔名〕 饮料（敬）。

ཞལ་ཁང 〔名〕 面庞。

ཞལ་ཁེབས 〔名〕 1.面罩，遮面（敬）。2.遮佛像的幔子。

ཞལ་ཁྲིམ 〔名〕 脸，面貌（敬）。

ཞལ་མཁན 〔名〕 泥水工人，揩抹者。

ཞལ་ངོ 〔名〕 1.僧众总管。2.脸，仪容。

ཞལ་གཅོད 〔名〕 盖子（敬）。

ཞལ་ལྕེ་གཅོད 〔语〕 审判；判决（敬）。

ཞལ་ཆེ 〔名〕 判断，决定，裁判。

ཞལ་ཆེ་བ 〔名〕 断事官，审判官，推事。

ཞལ་ཆེམས 〔名〕 遗嘱（敬）。

ཞལ་མཆུ 〔名〕 口角，诤讼（敬）。

ཞལ་འཆམས 〔名〕 接受，允许，承当（敬）。

ཞལ་ཏ 〔名〕 听从，侍从，服务，劝告，忠告。

ཞལ་ཏ་མ 〔名〕 侍女。

ཞལ་མཐུན 〔语〕 同意，意见

一致。

ཞལ་ཏ་སྒྲུབ 〔语〕供养(敬)。

ཞལ་ཏོ་བ 参看 ཞལ་བསྲོ་བ。

ཞལ་གདམས 〔名〕命令，指导；劝戒；教戒。

ཞལ་བདག 〔名〕僧官，大会中维持秩序的喇嘛。

ཞལ་འདེབས 〔名〕补贴，捐献，施助。

ཞལ་འདོན 〔名〕念诵(敬)。

ཞལ་ཕོ 〔名〕碗(敬)。

ཞལ་ཕོར 〔名〕茶杯，茶碗；碗(敬)。

ཞལ་བ 〔动〕镘，搪抹。

ཞལ་བ་བྱས་པ 〔动〕泥封，封闭。

ཞལ་བྱ 〔名〕小杯；茶碗(敬)。

ཞལ་བྱང 〔名〕标题，题词。

ཞལ་འབག 〔名〕假面具(敬)。

ཞལ་ཚུས 参看 ཞལ་ཟས。

ཞལ་འཚུས 参看 ཞལ་ཟས。

ཞལ་རྫུན 〔名〕妄语(敬)。

ཞལ་ཞལ 〔动〕涂墙，搪抹。

ཞལ་བཞུགས་དུས 〔名〕在世时(敬)。

ཞལ་བཞེས 〔名〕接受，承认，允许(敬)。

ཞལ་ཟས 〔名〕饭菜，食物(敬)。

ཞལ་གཟིགས 〔名〕1.标题，题词，匾额。2.显现，现形。

ཞལ་ཡམ 〔名〕笑话，戏言(敬)。

ཞལ་གཡོགས 〔名〕唇(敬)。

ཞལ་རས 〔名〕脸，面貌(敬)。

ཞལ་རོག 〔形〕静默(敬)，悄悄无言。

ཞལ་ལག 〔名〕饭，饭食(敬)。

ཞལ་ཤེས 〔名〕面授得知；认识的人，熟人，朋友。

ཞལ་བསིལ 〔名〕洗脸水，漱口水(敬)。

ཞལ་བསྲོ་བ 〔语〕烤火，取暖(敬)。

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག 〔名〕息、增、怀、诛，是佛教密宗对

待敌对者的四种办法。

ཞི་ཙན་ཚོད 〔名〕(汉)豨莶草(药)。

ཞི་ཆིངས 〔名〕和约。

ཞི་འཇམ 〔形〕平静。

ཞི་འཐབ 〔名〕文斗。

ཞི་དུལ 〔形〕平和。

ཞི་དྲག 〔名〕或〔形〕文武。

ཞི་དྲག་གི་སྣེ་མོ 〔名〕文武官员。

ཞི་བདེ 〔名〕和平。

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ 〔名〕太平洋。

ཞི་དཔོན 〔名〕文官。

ཞི་བ 〔名〕1.平静；和平。2.解脱；涅槃(佛)。〔动〕平静；寂静；安静；安定，镇定，平息。〔形〕温和；和蔼；安静。

ཞི་མ 同 ཞིབ་མ 〔名〕筛。

ཞི་མི 或 ཞི་ལ 〔名〕猫。

ཞི་མོལ 〔名〕和谈。

ཞི་བཞག 同 ཁོང་ཁྲོ 〔名〕忿怒。

ཞི་ལ 同 ཞི་མི。

ཞི་སྙད 〔形〕文静，缓和，平和。

ཞིག 〔数〕用于藏文后加字 ང་ན་མ་འ་ར་ལ 之后，表"一"。〔助〕用于命令式动词之后表示劝令。〔动〕为 འཇིག་པ 的命令式。

ཞིག་པ 〔动〕毁坏；已坏。

ཞིག་པོ 〔形〕破碎。

ཞིག་རལ་བ 参看 ཞིག་པ。

ཞིག་རོ 同 ཞིག་ཤུལ 〔名〕废墟。

ཞིག་གསོ 〔名〕修葺，修缮；修复。

ཞིང 〔名〕田，田地。〔连〕为平列连词之一，用于藏文后加字 ང་ན་མ་འ་ར་ལ 之后，表而、且、并且、而且等义。

ཞིང་ཁ 〔名〕农田。

ཞིང་ཁམས 〔名〕1.大地。2.天界。

ཞིང་གི་རྫང་མ 〔语〕田埂。

ཞིང་གྲོང 〔名〕农庄。

ཞིང་ཆས 〔名〕农具。

ཞིང་ཆུ་འདྲེན་འཐུད 〔名〕排灌。

ཞིང་ཆེན 〔名〕省区，省分。

ཞིང་མཆོག 〔名〕1.良田。2.天界；仙境。

ཞིང་བདག 〔名〕地主。

ཞིང་བདག་གཉིས་པ 〔名〕二地主。

ཞིང་འདེབས་པ 〔语〕种田。

ཞིང་སྡེ 〔名〕村落，村庄。

ཞིང་པ 〔名〕农民。

ཞིང་པ་གཡོ་པ 〔名〕雇农。

ཞིང་པ་ཕྱུག་པོ 〔名〕富农。

ཞིང་པ་བོགས་ལེན་པ 〔名〕佃农。

ཞིང་པ་དབུལ་པོ 〔名〕贫农。

ཞིང་པ་འབྲིང་བ 〔名〕中农。

ཞིང་བུན 〔名〕农贷。

ཞིང་བྲན 〔名〕农奴。

ཞིང་བྲན་བདག་པོ 〔名〕农奴主。

ཞིང་དབུལ 〔名〕贫农。

ཞིང་དབུལ་དང་ཞིང་པ་གཡོ་བ 〔名〕贫雇农。

ཞིང་དབུལ་ཞིང་འབྲིང……འོག་མ 〔名〕贫下中农。

ཞིང་འབྲིང 〔名〕中农。

ཞིང་འབྲིང་གོང་མ 〔名〕上中农。

ཞིང་འབྲིང་འོག་མ 〔名〕下中农。

ཞིང་ཐིག 〔名〕田埂；地界。

ཞིང་རྨོ་བ 〔语〕耕地。

ཞིང་སྨན 〔名〕农药。

ཞིང་ཚོགས 〔名〕农会。

ཞིང་ར 〔名〕农场。

ཞིང་ལས 〔名〕农业，农活。

ཞིང་ལས་ཆུང་བ 〔名〕小农。

ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས 〔名〕农产品。

ཞིང་ལས་ལོ་ཏོག 〔名〕农作物。

ཞིན་སི་ཅུན 〔名〕（汉）新四军。

ཞིབ 〔名〕粉末；细末。〔形〕细；细致，详细。

ཞིབ་འགྲེལ 〔名〕详解。

ཞིབ་རྒྱས 同 ཞིབ་ཕྲུག。

ཞིབ་གཅོད 〔名〕审察，纠察，审判。

ཞིབ་ཆ 〔名〕微细部分，细节，细目。

ཞིབ་འཇུག 〔名〕研究，审察，探究，检查。

ཞིབ་ཏིག་ཏིག 〔形〕精细，缜密。

ཞིབ་ལྟ 〔名〕检视。

ཞིབ་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕粉碎机。

ཞིབ་ཤུར 〔名〕核实。

ཞིབ་པ 〔形〕精密；精微，仔细。

ཞིབ་དཔྱད 〔名〕核实。

ཞིབ་དཔྱོད 〔名〕检察。

ཞིབ་ཕྲ 〔形〕细微。

ཞིབ་བྲིས་རི་མོ 〔名〕工笔画。

ཞིབ་འབྱེད 〔名〕甄别。

ཞིབ་མ 〔名〕1.筛子。2.细末。

ཞིབ་མོ 〔形〕1.精细；精密；细致。2.吝啬。

ཞིབ་རྩིས 〔名〕核算。

ཞིབ་རྩིས་རྒྱག་པ 〔动〕清算（帐目）。

ཞིབ་ཚགས 〔名〕详细；周密，精密。

ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བ 〔语〕精密。

ཞིབ་ཚགས་པ 参看 ཞིབ་ཏིག་ཏིག。

ཞིབ་ཚགས་མེད་པ 〔语〕粗心大意。

ཞིབ་ཚད 〔名〕精度；密度。

ཞིབ་བཟོ 〔名〕粉碎；破碎。

ཞིབ་བཤེར 〔名〕细察；审察，审查，检查；检点。

ཞིབ་གསལ 〔名〕详尽；详细；透彻。

ཞིབ་ཕྲུག 同 ཞིབ་རྒྱས 〔形〕细目，细致。

ཞིམ་མངར 〔形〕香甜。

ཞིམ་ཟིག་རྩ་འཛིན 〔名〕小米草(药)。

ཞིམ་ཟིག་ནག་པོ 〔名〕香茶菜(药)。

ཞིམ་པོ 〔形〕香，味美。

ཞིམ་བུ 同 ཞི་མི 〔名〕猫。

ཞུ་སྒྲོགས 〔名〕坩埚。

ཞུ་མཁན 〔名〕1.请求者；申请者。2.槟榔子(药)。3.枇杷花(药)。

ཞུ་ཆེན 〔名〕大校译师，译经校审者。

ཞུ་མཆིད 〔动〕询问，祈请。

ཞུ་གཏུགས 〔名〕1.面请。2.上诉；控告。3.官司。

ཞུ་རྟེན 〔名〕随同问候书呈附送的礼物。

ཞུ་དག 〔名〕修改；校勘，校对。

ཞུ་དག་གཏོང་བ 〔动〕校订。

ཞུ་འདེགས 同 ཞུ་རྟེན。

ཞུ་སྣ 〔名〕1.引见者。2.请求的代表人。

ཞུ་བ 〔名〕请愿；禀请；恳求。〔动〕未来式为 བཞུ，过去式为 བཞུས，命令式为 ཞུས。1.熔化；冶炼。2.融化；溶解，3.消化。又：过去式为 ཞུས。1.请求；央求。2.禀；陈述。

ཞུ་འབུལ 〔名〕请示；祈请，申请。

ཞུ་འབུལ་བྱེད་པ 〔动〕乞求。

ཞུ་མར 〔名〕酥油灯。

ཞུ་ཚིག 〔名〕口供。

ཞུ་འཛོལ་ནོར་བ 〔语〕口误。

ཞུ་ཡིག 〔名〕上书；呈文。

ཞུ་ཤོག 参看 ཞུ་ཡིག。

ཞུ་གསོལ 参看 ཞུ་འབུལ。

ཞུགས 〔名〕火(敬)。

ཞུགས་ཏོག 〔名〕1.花。2.火焰。

ཞུགས་པ 〔动〕加入；进入；参加；出席。

ཞུགས་མར 参看 ཞུ་མར。

ཞུགས་ལིད 同 ཞུགས་སྤྱད 〔名〕1.火盆，储火器。2.灰烬。

ཞུགས་ཤིང 〔名〕柴；薪。

ཞུགས་སྤྱད 参看 ཞུགས་ལིད。

ཞུང་ཞུང་བྱེད་པ 〔动〕反复点头(如鸽)。

ཞུད་པ 〔动〕1.扭，纺。2.垂；悬；挂。〔形〕消瘦，憔悴；凋残。

ཞུན་མཁན 〔名〕熔化者。

ཞུན་ཐིག 〔名〕结晶。

ཞུན་ཐིག་ཆགས་པ 〔语〕结晶。

ཞུན་དར 〔名〕锤炼，磨炼。

ཞུན་པ 同 ཞུན་མ 〔名〕熔化之物。

ཞུན་མར 〔名〕熔炼过的酥油。

ཞུན་སླ 〔形〕易于溶解。

ཞུབ་པ 〔名〕盔甲。

ཞུམ་སྐད 〔名〕胆怯的声调。

ཞུམ་པ 〔形〕1.惧，丧胆；胆怯；惊惶失措。2.松，不严，懈怠。〔动〕泣；哀伤；屈服。

ཞུམ་པ་མེད་པ 〔语〕大无畏。

ཞུམ་བུ 〔名〕狸猫。

ཞུར 〔名〕鸟兽的长嘴、鼻。

ཞུལ 或 མར་ཆག་པ 〔形〕缩小，减少。

ཞུས 〔动〕为 ཞུ་བ 的命令式。

ཞུས་དག 同 ཞུ་དག。

ཞུས་པ 〔动〕为 ཞུ་བ 的过去式。

ཞུས་ཡིག 参看 ཞུ་ཡིག。

ཞེ 〔名〕1.天性；禀赋。2.心；心意。〔代〕藏文四十一到四十九中间的数词，如：བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག 四十一，简称时可代十位数，如：ཞེ་གཅིག 四一……ཞེ་དགུ 四九等。

ཞེ་བཀོན་པ 同 ཞེ་འཁྲུགས་པ 〔语〕怨恨，忿怒。

ཞེ་བཀམ་པ 〔语〕心贪，贪婪。

ཞེ་བསྐྱེད 〔动〕主观努力。

ཞེ་ཁ 〔名〕心与口。

ཞེ་འཁྲུ་བ 同 ཞེ་འཁོན་པ 〔语〕怨恨；忿怒。

ཞེ་འཁོན་འཛིན་པ 〔语〕记仇。

ཞེ་འཁྲིལ 〔名〕恋；爱恋。

ཞེ་འཁྲེལ 〔形〕1.愧，惭愧。2.讨厌；讨人嫌。

ཞེ་འགྲས་པ 参看 ཞེ་བཀོན་པ。

ཞེ་ངན་པ 同 ཞེ་གནག་པ 〔名〕心恶，心黑，狠毒。

ཞེ་གཅོད 〔形〕1.厌烦。2.灰心失意；失掉勇气；放弃意图。

ཞེ་འཇམ 〔形〕和善。

ཞེ་རྙེད 〔名〕心得。

ཞེ་ཐག་པ 〔名〕至诚；虔诚；诚心，衷心。

ཞེ་མཐུན 〔名〕同心，情投意合。

ཞེ་དུག 〔名〕损失；损坏；灾难。

ཞེ་དྲག 〔副〕很，太，极。

ཞེ་འདོད 〔名〕欲望，意图。

ཞེ་ལྡོག་པ 〔名〕厌弃，反感。

ཞེ་སྡང 〔名〕瞋(佛)；怒；愤怒。

ཞེ་ན 〔语〕用于藏文后加字 ང་ན་མ་འ་ར་ལ 之后，表若曰、若谓、若云此、若问此等义。

ཞེ་གནག་པ 参看 ཞེ་ངན་པ。

ཞེ་གནོད 〔名〕后悔，追悔。

ཞེ་བ 〔名〕愤怒，愤怒者。

ཞེ་བློ་བདེ་བ 〔语〕心意安乐。

ཞེ་མེར་བ 〔语〕可厌恶；侮慢。

ཞེ་གཙང 〔名〕善心，心地善良；心地纯洁。

ཞེ་བཞག 〔名〕雪仇之心；怀恨在心。

ཞེ་ལ་འབྱོར 〔语〕合意，满意。

ཞེ་ལོག 同 ཞེན་ལོག 〔名〕厌，厌恶，厌弃，厌烦。

ཞེ་ལོག་པ 〔语〕恶感。

ཞེ་ས 〔名〕1.尊敬，敬礼；恭敬，有礼貌。2.敬语。

ཞེ་སུན 〔形〕厌烦，烦躁。

ཞེང 〔名〕阔，横阔，口面，幅面，宽窄。

ཞེང་ཚད 〔名〕宽度。

ཞེད་པ 〔形〕恐惧，恐怖。

ཞེད་ཟ 〔形〕顽强，可怕。

ཞེན་ཁ 参看 ཞེན་པ。

ཞེན་ཁ་ལོག་པ 〔名〕恶心。

ཞེན་ཆགས 〔名〕贪恋，贪婪，贪图，留恋。

ཞེན་ཆགས་པ 〔语〕贪爱，贪恋。

ཞེན་པ 〔名〕或〔动〕1.仰慕，爱恋，贪婪，贪嗜。2.欲望，渴欲。

ཞེན་ལོག 参看 ཞེ་ལོག。

ཞེན་ས 〔名〕所爱处，心识趋向处。

ཞེར་འདེབས 〔语〕讥刺，揭短，诅咒。

ཞེར་བ 〔形〕卑贱，苦恼，微弱。

ཞེལ 〔名〕劣品，劣货。〔形〕恶，劣，卑下。

ཞེས 〔动〕用于藏文后加字 ང་ ན་མ་འ་ར་ལ་ས 之后，表"云云"、"如此云云"等义。

ཞོ 〔名〕1.酪，酸乳。2.钱（重量单位）。3.斑点。

ཞོ་སྐྱ 〔名〕淡酪，乳浆。

ཞོ་གང 〔量〕一钱。

ཞོ་ཆ 〔名〕1.秤星。2.天秤，戥子。

ཞོ་སྟོན 〔名〕雪顿节（旧时哲蚌寺的一个节日）。

ཞོ་སྤྲི 〔名〕酪的浮皮。

ཞོ་ཕབ 〔名〕酿酪的酵母。

ཞོ་ཐུམ 〔名〕乳浆，稀薄的乳。

ཞོ་ཟི 参看 ཞོ་ཕབ。

ཞོ་རལ 〔名〕腐坏的酪。

ཞོ་ཤ 〔名〕1.藏厘子（药）。2.工资，薪水。3.工效，效率。

ཞོག 〔动〕为 འཇོག་པ 和

འཇོག་པ 的命令式。

ཞོག་ཁོག 〔名〕洋芋，马铃薯，土豆。

ཞོགས་པ 〔名〕早晨。〔动〕惊跑。

ཞོགས་མ 〔名〕木屑，木片。

ཞོགས་ཕྱུར 〔形〕急逃，逃走。

ཞོང་ཞོང 〔形〕凹的，洼的。

ཞོང་ས 〔名〕洼地，低处。

ཞོད 〔形〕极大，极多。

ཞོད་སྐྱོན 〔名〕涝害，涝灾。

ཞོད་ཆར 〔名〕大雨，暴雨。

ཞོད་འཇགས 〔名〕安定。

ཞོན་པ 〔动〕未来式为 བཞོན，过去式和命令式为 ཞོན。骑，乘。

ཞོམ་པ 〔动〕1.塌陷，凹陷。2.败坏。

ཞོར 〔副〕副，附带。

ཞོར་དེབ 〔名〕副册。

ཞོར་ཕོག 〔名〕津贴，兼薪。

ཞོར་ཟས 〔名〕副食品。

ཞོར་ལས 〔名〕副业。

ཞོལ 〔名〕下部，位置在下者。

ཞོལ་ཁང 〔名〕下层房屋。

ཞོལ་ཆན 〔名〕牦牛。

ཞོལ་པ 〔名〕1.下部。2.住于山下者。

ཞོས 〔动〕为 འཇོ་བ 的命令式。

གཞག་པ 〔动〕为 འཇོག་པ 的未来式。

གཞང 〔名〕肛门。

གཞང་འབྲུམ 〔名〕痔疮（病）。

གཞང་ལོག 〔名〕脱肛（病）。

གཞན 〔代〕或〔形〕1.他人，别人。2.其他，另外，客观。

གཞན་འགྱུར 〔名〕转换。

གཞན་གཙོད 〔名〕评判者，公断者。

གཞན་རྟེན 〔名〕寄生。

གཞན་དོན 〔名〕他人利益，他人的事。

གཞན་དྲིང 〔语〕依赖于人。

གཞན་བརྟགས 〔语〕计穷，

无办法。

གཞན་པ 参看 གཞན。

གཞན་དབང 〔名〕依他起(佛)；依赖地方，不自由，不自主。

གཞན་མ 〔代〕此外，另外，别的。

གཞན་ཡང 〔连〕尚，又，更，并且，另外。

གཞབ་པ 〔动〕为 འཇབ་པ 的未来式。

གཞམས་བསྒོ 〔名〕启发，婉言劝告。

གཞམས་པ 参看 བཞམས་པ。

གཞའ་བ 〔动〕隐藏，隐没，戏弄；玩耍；戏藏。〔形〕潮湿。

གཞའ་མ 〔名〕一种铠。

གཞའ་ཚོན 〔名〕虹。

གཞའ་གསང 〔名〕1.幸福，恩惠；善事。2.常存，永固，吉祥相，卍字形。

གཞར་སྤྱད 〔名〕剃刀，剃头工具。

གཞར་བ 〔动〕1.过去式为 བཞར，命令式为 བཞོར。剃，刮。2.参看 གཅར་བ。

གཞར་ཡང 〔副〕再，复，永远。

གཞལ་གྱིས་མི་ལང 〔语〕不可估量。

གཞལ་བ 〔动〕为 འཇལ་བ 的未来式。

གཞལ་ཤིག 〔名〕探筒，测量仪。

གཞལ་མེད 参看 གཞལ་ཡས。

གཞལ་མེད་ཁང 〔名〕无量殿，越量宫(佛)。

གཞལ་ཚད 〔名〕1.衡量，秤衡。2.标准，度量。

གཞལ་ཡས 〔名〕1.无量，无限大，不可衡量。2.大数名。

གཞལ་ཡས་ཁང 〔名〕1.越量宫，无量宫。2.神佛的宫殿。

གཞས 〔名〕民歌，小调。

གཞས་དེབ 〔名〕唱本。

གཞས་གདངས 〔名〕乐曲，曲调，唱腔，调子。

གཞས་ཚིག 〔名〕唱词，歌词。

གཞི 或 གཞི་མ 〔名〕1.根源，根本；原因。2.地基，基础。3.住所，家宅。

གཞི་གྲུབ 〔名〕成实（佛）。

གཞི་ཆེས 〔形〕极重要。

གཞི་བདག 〔名〕1.土地神。2.王。

གཞི་བ 〔名〕土民，居民。

གཞི་བོ 〔名〕基础，所依处。

གཞི་བྱེས 〔名〕世居者与客居者。

གཞི་མ 参看 གཞི。

གཞི་མེད 〔名〕空；空性（佛）。〔语〕无基础，无根本。

གཞི་མེས 〔名〕高祖父。

གཞི་རྩ 〔名〕根本，本来，基础。

གཞི་འཛིན་ས 〔名〕1.根据，凭据。2.出发点，角度。

གཞི་རིམ 〔名〕基层。

གཞིག་པ 〔动〕1.为 འཇིག་པ 的未来式。2.未来式为 གཞིག，过去式为 གཞིགས，命令式为 གཞིག。考察，分析，观察。

གཞིགས་པ 〔动〕为 གཞིག་པ 的过去式。

གཞིབ་པ 〔动〕为 འཇིབ་པ 的未来式。

གཞིབས་པ 〔形〕排置严密。

གཞིར་འཁོད་པ 〔语〕常驻，长期驻留。

གཞིར་བཅས 〔副〕自然，一定。

གཞིར་བཞག 〔名〕根据，按照，为据，为凭。

གཞིར་བཟུང 〔名〕根据，按照，依据，依照。

གཞིལ་བ 〔动〕为 འཇིལ་བ 的未来式。

གཞིས་ཀ 〔名〕谿卡，庄园，田庄，不动产。

གཞིས་ཀ་རྩེ 〔名〕日喀则（西藏一地区名）。

གཞིས་དགོན 同 གྲོང་དགོན 〔名〕小寺庙，村镇的寺庙。

གཞིས་བསྒྲིལ 〔语〕根本统一。

གཞིས་གཉེར 〔名〕谿卡管理人；庄园管理人。

གཞིས་རྩེ 为 གཞིས་ཀ་རྩེ 的缩写〔名〕日喀则。

གཞུ 〔名〕1.弓。2.拱门，斗拱。

གཞུ་བཀུག་པ 〔语〕张弓。

གཞུ་རྒྱུད 〔名〕弓弦。

གཞུ་ཅན 同 གཞུ་ལྡན 〔名〕有弓，弓手。

གཞུ་ཐིག 〔名〕弧线。

གཞུ་ཐིག་ཤུག་ཞུ 〔名〕弧度。

གཞུ་ལྡན 同 གཞུ་ཅན。

གཞུ་པ 〔名〕射手；持弓者。

གཞུ་བ 〔动〕未来式为 གཞུ，过去式及命令式为 གཞུས。鞭打；鞭笞。

གཞུ་དབྱིབས 〔名〕弓形，弧形。

གཞུ་དབྱིབས་ཅན 〔名〕弧形；弓形。

གཞུ་འོད 〔名〕弧光。

གཞུ་ཡི་ཀྲུད 〔名〕拉弓的扳指。

གཞུག 〔名〕末端，尾端。

གཞུག་རྒྱད 〔名〕小尾巴，鸟的尾巴。

གཞུག་པ 〔动〕为 འཇུག་པ 的未来式。

གཞུག་རིལ 〔名〕盘起的尾巴，卷起的尾巴。

གཞུག་ལ་འབྲོ་བ 〔语〕跟随；在后面走。

གཞུང 〔名〕1.中心，中央。2.政府。3.教典；原文；正本；正文。

གཞུང་སྐྱུད 同 ཐགས་ཀྱི་རྒྱུད。

གཞུང་སྤྱལ 〔名〕御用。

གཞུང་སྒྲོན 〔名〕公费。

གཞུང་འགྲེལ 〔名〕经典著作的注疏。

གཞུང་སྒེར 〔名〕公私。

གཞུང་སྒོ 〔名〕正门。

གཞུང་དངུལ 〔名〕公款。

གཞུང་གཉེར 〔名〕公营，官办。

གཞུང་གཏུག 〔名〕公诉。

གཞུང་ཐིག 〔名〕经线。

གཞུང་ཐེབས 〔名〕公共积金。

གཞུང་དྲང 〔名〕敦厚。

གཞུང་དྲང་པོ 〔语〕憨厚。

གཞུང་སྡུད 〔名〕征收。

གཞུང་ཕྱོགས 〔名〕官方。

གཞུང་བུན 〔名〕公债。

གཞུང་རྩ 〔名〕主根。

གཞུང་ཚབ 〔名〕公使，使节，大使。

གཞུང་ཚབ་ཆེན་པོ 〔名〕大使。

གཞུང་ཚབ་ཆེན་པོའི་ལས་ཁུངས 〔名〕大使馆。

གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས 〔名〕使馆。

གཞུང་བཞེས 〔名〕没收（敬）。

གཞུང་བཟང 〔形〕1.正直；真诚。2.宽厚；柔和。

གཞུང་ཡིག 〔名〕公文；公函。

གཞུང་ལམ 〔名〕公路；大道；正道。

གཞུང་ལས 〔名〕公务；勤务；公事。

གཞུང་ལུགས 〔名〕主义，学说，理论。

གཞུང་ས 〔名〕政府所在地。

གཞུང་སེམས་དྲང་པ 〔语〕正直；忠诚。

གཞུངས 〔名〕脊椎骨。〔形〕聪明。

གཞུངས་བརྒྱངས 〔名〕脊髓病。

གཞུངས་རེངས 〔形〕脊骨僵硬。

གཞུན་པ 〔动〕为 འཛིན་པ 的未来式。

གཞུན་པོ 〔形〕最佳。

གཞུཞ 〔名〕小弓。

གཞུར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བཞུར，命令式为 གཞུར。澄；滤清；沉淀。

གཞུས 〔动〕为 གཞུ་བ 的过去式及命令式。

གཞེ་ར 〔名〕洋芫荽（药）。

གཞེན་བསྐུལ 〔名〕1.启发。2.鼓励；劝勉。

གཞེན་པ 〔动〕1.忆念，回忆。2.劝告；警诫。3.燃起，点着。

གཞེར་བ 〔动〕依靠。

གཞེས 〔名〕以前或以后的时间，如：གཞེས་ཉིན 大后天，གཞེས་ནིང 前年。

གཞེས་ཉིན 〔名〕大后天。

གཞེས་ནིང 〔名〕前年。

གཞེས་པ 〔动〕1.坐，候，停留。2.使兴旺，使昌盛。

གཞོག་གྲི 〔名〕削刀。

གཞོག་ཧྲིགས 〔名〕车床。

གཞོག་ནོར 〔名〕横财，刮削来的财物。

གཞོག་པ 〔动〕未来式为གཞོག，过去式为བཞོགས，命令式为གཞོགས。削。

གཞོགས 〔名〕旁；一边，躯体的半边。〔动〕为གཞོག་པ的命令式。

གཞོགས་གཉིས 〔名〕两侧，两胁。

གཞོགས་སྔས 同 གཞོགས་གདན 〔名〕靠枕。

གཞོགས་ཧྲེགས 〔名〕或〔动〕1.媚戏；玩耍；斜视而嬉笑。2.讽刺。

གཞོགས་ཟུང 〔名〕近旁。

གཞོགས་གདན 参看 གཞོང་སྔས。

གཞོགས་འདེགས 〔名〕配合。

གཞོགས་ཕྱེད 〔名〕半边，半边身子。

གཞོགས་འཕྱས 〔名〕袖手旁讥，从侧面讥毁，说风凉话。

གཞོགས་སློས 〔名〕从侧面议论。

གཞོགས་ཟུར 〔名〕侧面，一隅。

གཞོགས་བགལ 〔语〕半个身子侧拖着走。

གཞོང་ཀོར 〔名〕盘；桶，盆。

གཞོང་པ 〔名〕槽；桶；盘，盆。

གཞོང་པར 〔名〕凹印。

གཞོང་ཟུ 〔名〕小盘，小盆，小桶。

གཞོངས 〔名〕流域；区域。

གཞོངས་སྤྱོད 〔名〕游方僧；行脚僧。

གཞོན་དུས 〔名〕早年。

གཞོན་ནུ 〔名〕青年，少年。

གཞོན་ནུ་མ 〔名〕少女。

གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ 〔名〕青年团。

གཞོན་པ 〔形〕1.副，副职。2.年轻的；青年。

གཞོན་རབས 〔名〕年幼者；年轻的一代；青年界。

གཞོབ 〔动〕燎；燎焦。

གཞོབ་དྲི 〔名〕燎焦臭，燎毛的臭味。

གཞོབ་མདོག 〔形〕焦黄色；略燎的黄色。

གཞོམ 〔动〕为 འཇོམས་པ 的未来式和命令式。

གཞོམ་མེད 〔语〕牢固，不可战胜。

གཞོར་བ 〔名〕1.锄头，2.刨子。

གཞོལ་བ 〔动〕1.向下流淌；下来，落下，趋向于下。2.致力，专注，专心。3.交付，交递。〔形〕开，不闭。

གཞོས 〔动〕1.为 འཇོ་བ 的命令式。2.密语，私谈。

བཞག 〔名〕内脏。

བཞག་སྐོར 同 བཞག་ཤ〔名〕腹膜；内脏肌肉之一。

བཞག་དངུལ 〔名〕存款。

བཞག་ཕྱིགས 〔名〕茶几，案.

བཞག་པ 〔动〕为 འཇོག་པ 的过去式。

བཞག་འོག 〔名〕腋下。

བཞག་ཤ 同 བཞག་སྐོར。

བཞད 〔名〕鹤，雁，天鹅。

བཞད་དཀར 〔名〕白鹤。

བཞད་གད 同 བཞད་ཆོ 〔名〕嬉笑，笑语，笑话（敬）。

བཞད་མཐོང་སྨོན 〔名〕谢通门（西藏日喀则地区的一个县）。

བཞད་པ 〔名〕笑。〔动〕1.笑

(敬)。2.开(花)。

བཞད་ཀོ 参看 བཞད་གད。

བཞབ་པ 〔动〕 为 འཇབ་པ 的未来式。

བཞབས་པ 〔动〕 为 འཇབ་པ 的过去式。

བཞམས་བསྒོ 同 གཞམས་བསྒོ。

བཞམས་པ 〔动〕 1.抚摩，拥抱。2.劝告，屏谏。

བཞའ་ཁྲུགས 〔名〕 浸湿，湿透。

བཞའ་བ 〔形〕 湿，潮湿。

བཞའ་བར 〔副〕 隐伏，暗地里，秘密地。

བཞར་བ 〔动〕 为 གཞར་བ 的过去式。

བཞི 〔数〕 四。

བཞི་ཆ་གཅིག 〔数〕 四分之一。

བཞི་མདོ 〔名〕 十字路口。

བཞི་པ 〔数〕 第四。

བཞི་པོ 〔名〕 四个，此四。

བཞི་ཤད 〔名〕 四竖；四线(藏文中表示一章或一卷终结的符号“|| ||”)。

བཞིག་པ 〔动〕 为 འཇིག་པ 的过去式。

བཞིན 〔名〕 容貌，脸色，气色。〔动〕1.如，若，宛若。2.依照，相同。3.正在……着(表示动作正在进行)。

བཞིན་ཁྱིམ 〔名〕 面轮，面庞。

བཞིན་རྟོག་པ 〔语〕 变脸色。

བཞིན་བསྡུས་པ 〔语〕 怒容，皱眉，愁眉苦脸。

བཞིན་ནག་པ 〔语〕 黑脸，怒容。

བཞིན་གནག་པ 〔语〕 愁容，怒容。

བཞིན་སྡུམ 〔形〕 面容光泽，面色红润。

བཞིན་ཚ 〔名〕 绣花布，金线布。

བཞིན་སྡོད་པ 〔语〕 害羞，受了斥责的面色。

བཞིན་འཛུམ་པ 〔语〕 笑容。

བཞིན་རས 〔名〕 容貌，面孔。

བཞིབ་པ 〔动〕 为 འཇིབ་པ 的

未来式。

བཞིབས་པ 〔动〕为 འཇིབ་པ 的过去式。

བཞུ་ཁུ 〔名〕熔液。

བཞུ་ཐབ 〔名〕熔炉。

བཞུ་བ 〔动〕为 འཇུ་བ 和 ཞུ་བ 的未来式。

བཞུ་བྱེད 〔名〕溶剂。

བཞུ་མར 〔名〕熔炼了的酥油。

བཞུ་ཚྭ 〔名〕溶盐。

བཞུ་ཚད 〔名〕溶点；熔点。

བཞུ་རྫས 〔名〕溶剂。

བཞུ་ལིགས 〔名〕黄铜。

བཞུ་ཤེལ 〔名〕晶石熔液；玻璃熔液。

བཞུགས 〔动〕坐；居住；停留；存在(敬)。

བཞུགས་མོལ 〔名〕座谈。

བཞུགས་ཤག 〔名〕公馆。

བཞུད་པ 〔动〕起程；动身；出行(敬)。

བཞུན 〔形〕热心；热诚；努力；勤快；勤恳；顺从；适意。〔动〕为 འཇུན 的未来式。

བཞུན་པོ 〔名〕勤恳作事者；热诚者。

བཞུར་བ 〔动〕为 གཞུར་བ 的未来式及过去式。

བཞུས་པ 〔动〕为 འཇུ་བ 和 ཞུ་བ 的过去式。

བཞུས་མ 〔名〕溶液。

བཞེང་བ 〔动〕过去式为 བཞེངས。1.树立；建立；建造；塑造。2.起立(敬)。

བཞེངས་པ 〔动〕为 བཞེང་བ 的过去式。

བཞེད་དགོངས 〔名〕主张。

བཞེད་དོན་དགོངས་པ 〔名〕主张；思想。

བཞེད་པ 〔动〕1.说；陈述。2.想；欲。

བཞེན་པ 〔动〕燃烧(敬)。

བཞེས་དཀར 〔名〕瓷碗(敬)。

བཞེས་ཅ 〔名〕食具；碗(敬)。

བཞེས་ཚན 同 བཞེས་ཚ。

བཞེས་ཆས 〔名〕 食具。

བཞེས་ཐ 〔名〕 鼻烟(敬)。

བཞེས་ཐང 〔名〕 权势(敬)。

བཞེས་ཐུག 〔名〕 粥；饭(敬)。

བཞེས་ཕུན 〔名〕 热青稞酒(热开后加糖、蜜、乳、奶渣、酥油、糌粑等作成的一种过年时的食品)。

བཞེས་སྤོད 〔名〕 调料(敬)。

བཞེས་པ 〔名〕 食物 (敬)。〔动〕 1.着；取；接受。2.夺去；充公。3.食；饮。4.享年。

བཞེས་སྙོ 〔名〕 美食；饼饵(敬)。

བཞེས་ཙེ 〔名〕 筷子(敬)。

བཞེས་རམ 〔名〕 红糖(敬)。

བཞོ་བ 〔动〕 为 འཇོ་བ 的未来式。

བཞོགས་པ 〔动〕 为 གཞོག་པ 的过去式。

བཞོན་པ 〔名〕 骑乘用的交通工具。〔动〕为 ཞོན་པ 的未来式。

བཞོན་པ་ཅན 〔名〕 1.气味。2.骑者。

བཞོན་མ 〔名〕 乳牛。

བཞོབ 〔动〕 为 འཇབ་པ 的命令式。

བཞོར 〔动〕 为 གཞར་བ 的命令式。

བཞོས་པ 〔动〕 为 འཇོ་བ 的过去式。

ཟ

ཟ་ཀོང་བ 〔语〕发痒。

ཟ་ཀོད 〔名〕 金钱癣，秃疮，疥疮(病)。

ཟ་ཚལ 〔名〕饭桶(比喻无用的人)。

ཟ་ཁང 〔名〕饭馆，食堂。

ཟ་ཁྲ 或 ཟ་ཁྲ་ནད 〔名〕遗精病。

ཟ་དགའ་འཐུང་སྤྱོད 〔语〕大吃大喝。

ཟ་འགྲམ 〔名〕1.颊。 2.鬓间。3.杓子。

ཟ་ཟླ 〔名〕食物，吃的。

ཟ་ཚྭ 同 ཟ་ཚལ。

ཟ་ཞམ 〔语〕贪嘴，嘴馋。

ཟ་ཆས 〔名〕食物，吃的。

ཟ་སྣུམ 〔名〕食油。

ཟ་འཕྲུག 〔语〕骚痒。

ཟ་བ 〔名〕食物。〔动〕未来式为 བཟའ，过去式为 བཟས 或 ཟོས，命令式为 ཟོ。吃；进食。

ཟ་རེ་ཟོ་རེ 〔形〕松松散散。

ཟ་རེར་བ 同 ཟ་འཕྲུག。

ཟ་ཟྱིད 〔名〕1.火。2.口(藻词)。

ཟ་འཛེ 〔名〕粮食；口粮；食粮。

ཟ་མ 〔名〕1.食物，饮食。2.阉人。3.阳萎。

ཟ་མ་ཏོག 〔名〕1.篋，箱子。2.放经典的盒子。

ཟ་ཚོ་གཉིས 〔名〕夫妇俩；俩口。

ཟ་འཚོ 同 ཟ་ཚོ་གཉིས。

ཟ་ཟ 〔名〕母亲，令堂。

ཟ་ཟོ་འཐུང་འཐུང 〔语〕吃吃喝喝。

ཟ་ཟྭ 〔形〕昏眩，眩翳，昏暗不明，烦恼。

ཟ་འོག 〔名〕彩缎，织锦缎。

ཟ་ར 〔名〕傍晚。

ཟ་ར་ཚགས 〔名〕1.流苏。2.漏水槽，漏勺。

ཟ་ཉེ་ཟི་ཉེ 〔形〕昏昏沉沉，浑浑噩噩。

ཟ་རུ 〔名〕1.木杓，瓢。2.同 གཟར་བུ。

ཟ་རོ 〔名〕废物(骂人语)。

ཟ་ཧོར 〔名〕古印度一小王国。

ཟྭ 〔名〕1.荨麻。2.锁(安多口语)。

ཟྭ་ཚག 〔名〕荨麻。

ཟྭ་སོ 〔名〕青活麻(药)。

ཟྭ་སོ་ལོ་མ་ཉག་ཅན 〔名〕花叶活麻(药)。

ཟྭ་འབྲུམ 〔名〕荨麻疹(病)。

ཟྭ་ཚོད 〔名〕荨麻。

ཟག་བཅས 〔名〕有漏(佛)。

ཟག་པ 〔名〕1.漏。2.烦恼。〔动〕可代 གཟག་པ。漏下；遗漏。

ཟག་ཕུང 〔名〕身体，躯体。

ཟག་བུག 〔名〕漏洞。

ཟག་མེད 〔名〕无漏(佛)。

ཟག་རྫས 同 གཤང་གཅི 〔名〕便溺，排泄物。

ཟག་ཟོག་མིན་པ 〔语〕不虚伪，不假，真实。

ཟགས་ཁུང 〔名〕漏洞(孔隙)。

ཟགས་ཆུ 〔名〕分泌物；津液。

ཟགས་སྐྱོན 〔名〕分泌。

ཟགས་པ 〔动〕为 འཛག་པ 的过去式。

ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ 〔副〕1.混乱。2.忙忙乱乱。

ཟང་ཟིང 〔名〕1.财，财物。2.食物，肉。〔形〕扰乱，混乱，纷乱。

ཟངས 〔名〕铜。

ཟངས་སྐུད 〔名〕铜丝。

ཟངས་ཁོལ 〔名〕铜锅；铜罐。

ཟངས་ཁོ 〔名〕生铜锅。

ཟངས་གྱང་ལྕགས་རྩིག 〔语〕铜墙铁壁。

ཟངས་གླིང 〔名〕1.铜喇叭。2.铜笛。

ཟངས་མཆོག 〔名〕上等铜。

ཟངས་དུང 〔名〕铜号。

ཟངས་པ 〔名〕锅。

ཟངས་མ 〔名〕红铜。

ཟངས་དམར 同 ཟངས་མ。

ཟངས་ཚེ 〔名〕1.硼砂。2.镀铜。3.蒺藜(药)。

ཟངས་ཚེ་དཀར་པོ 同 ཟིང་ཚེ་དཀར་པོ。

ཟངས་གཡའ 〔名〕铜绿；铜绿锈。

ཟངས་རི 〔名〕1.铜山；铜矿山。 2.桑日(西藏山南地区的一个县)。

ཟད་ཟྲོན 〔名〕侵蚀； 腐蚀；折耗；损耗。

ཟད་གྲོན 〔名〕损耗； 消耗；耗损；亏耗。

ཟད་མཐའ་མེད་པ 〔语〕无穷尽。

ཟད་པ 〔动〕为 འཛད་པ 的过去式。

ཟད་པོ 〔形〕1.磨损了的。2.侵蚀的。

ཟད་ཕྱོགས 同 མར་ངོ 〔名〕下弦，下半月。

ཟད་མ 〔名〕弓箭手。

ཟན 〔名〕面，食物。

ཟན་ཆངས 〔名〕饭团，一握糌粑。

ཟན་སྐྱེག 〔名〕1.错误。2.吃剩的渣滓。

ཟན་ཐོན 〔名〕麦饪，麦粥。

ཟན་བརྫིས 〔语〕揉面。

ཟན་པོ 参看 གཟན་པོ。

ཟན་མ 〔名〕1.炊事员；厨子。2.糌粑。

ཟན་ཛེ 〔名〕沙锅，沙罐。

ཟན་ཟས 〔名〕饭，食物。

ཟན་རིལ 〔名〕1.面丸，面蛋蛋。2.拈的阄。

ཟབ 〔名〕丝绸，绫罗。

ཟབ་འགྲོན 〔名〕财帛；绸缎与贝壳(古代作钱币用的)。

ཟབ་ཆེན 〔名〕彩缎，大缎。

ཟབ་པ 〔形〕深；深奥；深厚；密，细致。

ཟབ་པོ 同 ཟབ་པ。

ཟབ་སྦྱོང 〔名〕深造，进修。

ཟབ་མ 〔名〕席。

ཟབ་མོ 同 ཟབ་པ。

ཟབ་རྨོ 〔名〕深耕。

ཟབ་ཚད 〔名〕深度。

ཟབ་འཛིང 同 ཟབ་པ。

ཟབ་ལག་ཙན 〔名〕水草根。

ཟབ་སློག 〔名〕深翻。

ཟབས 〔名〕1.厚度。2.深度。

ཟམ 〔名〕1.连贯；继续。2.桥。

ཟམ་ཁ 〔名〕桥头。

ཟམ་ངོས 〔名〕桥面。

ཟམ་རྟེགས 〔名〕桥墩。

ཟམ་ཐོགས 〔语〕连续。

ཟམ་སྣེ 〔名〕桥头。

ཟམ་པ 〔名〕桥，桥梁。

ཟམ་ཐོ་ཆེ 〔名〕驿站(古时传送公文人马的食宿站)。

ཟམ་མིག 〔名〕桥洞，桥孔。

ཟམ་མེ་ཟིམ་མེ 〔形〕密密麻麻(字迹)，零零星星(小雨)。

ཟམ་ཟིམ 〔名〕霖雨。

ཟར 〔名〕杈，杈杆。

ཟར་བབས 〔名〕流苏。

ཟར་ཟུ 〔名〕流苏；穗子；缨络。

ཟར་མ 〔名〕胡麻。

ཟར་མའི་རས 〔名〕麻布；亚麻布。

ཟལ་པོ 〔形〕花的，杂色的。

ཟལ་མོ 〔名〕一种红花色的鸟。

ཟས 〔名〕食物。

ཟས་དཀར 〔名〕素食。

ཟས་ཕྱོགས 〔名〕副食；副食品。

ཟས་ངན 〔名〕粗食；粗米淡饭。

ཟས་མངར་བ 〔名〕甘美的食物，甜食。

ཟས་བཅད་པ 〔语〕绝食。

ཟས་མཆོག 〔名〕上等食品，美食。

ཟས་གཉེར 〔名〕伙食管理员。

ཟས་བདའ་བ 〔名〕美食，佳食美餐。

ཟས་བརྡངས་པ 〔语〕噎住，哽塞。

ཟས་སྤག 〔名〕佐食品（如菜肴）。

ཟས་མ 〔名〕1.饭食。2.炊事员，做饭者。

ཟས་ཙམ 〔名〕粗劣的食物。

ཟས་གཙང 〔名〕净饭，干净食物。

ཟས་གཙང་སྲས 〔名〕净饭王子（释迦牟尼佛的别名）。

ཟས་ཚོགས 〔名〕伙食团，膳食团。

ཟས་བཞི 〔名〕四食，即，段食、触食、思食、识食（佛）。

ཟས་བསོད་པ 〔语〕美味佳食。

ཟི་འཁོར་བ 〔形〕头眩，发昏，神志不清。

ཟི་ཉག་ཉོག 〔形〕迷醉，昏迷。

ཟི་སྦེར 〔名〕桑螵蛸（药）。

ཟི་མ 〔名〕浮沫，浮藻，水苔（浮在水面上的菌藻）。

ཟི་ཟིར 〔形〕1.不重要。2.紊乱。3.零零星星。

ཟི་ར 〔名〕巨胜子，生菜子。

ཟི་ར་དཀར་པོ 〔名〕小茴香，砧草（药）。

ཟི་ར་ནག་པོ 〔名〕箭头唐松，长柄唐松草（药）。

ཟི་ར་སེར་པོ 〔名〕柴胡（药）。

ཟི་ཟི 〔象〕嗡嗡声，飕飕声，叮铃声。

ཟི་ལ 〔名〕1.芫荽。2.锡。

ཟི་ལིང 〔名〕西宁（今青海省省会）。

ཟི་ལིང་ཀྱི་ལིང 〔形〕乱哄哄，混乱。

ཟིང་དཀར 〔形〕粉红色，浅粉色。

ཟིང་སྐྱ 〔形〕桃红。

ཟིང་འཁྲུག 〔名〕叛乱，骚乱。

ཟིང་ཆ 〔名〕1.战乱。2.纠纷。

ཟིང་ཆ་འཁོལ་བ 〔语〕混乱。

ཟིང་ཆ་སློང་བ 〔语〕 闹事；滋事。

ཟིང་ནག 〔形〕 深粉红色。

ཟིང་བ 〔动〕 或 〔形〕 喧杂；纷乱，混乱；动乱；骚动。

ཟིང་དམར 〔名〕 粉红；桃红；绯红。

ཟིང་སྨུག 〔形〕 枣红色。

ཟིང་ཙི་དཀར་པོ 〔名〕 锯锯藤(药)。

ཟིང་འཚུབ 〔名〕 紧张。

ཟིང་ཟིང 〔形〕 (毛发)蓬松，蓬乱，紊乱，混乱，慌乱。

ཟིང་ཟིར 〔名〕 嘈杂。

ཟིང་སློང 〔名〕 捣乱。

ཟིངས 〔动〕 1.扰乱，纷乱。2.战斗。3.竖起，乍起(如毛发)。

ཟིན 〔名〕 亲属或自己方面。

ཟིན་ཏིག 〔名〕 益母草(药)。

ཟིན་ཐོ 〔名〕 记录，笔记簿。

ཟིན་ཐོ་འགོད་པ 〔语〕 记录。

ཟིན་པ 〔动〕 1.记忆。2.执捉，受持。3.终结，终了。

ཟིན་བྲིས 〔名〕 1.记录，笔记本，备忘录。

ཟིན་བྲིས་གནད་བསྡུས 〔语〕 纪要。

ཟིན་ལ་ཁད 〔语〕 1.快要捉到。2.快要引燃；快着了。

ཟིམ་བུ 〔名〕 细雨；霖雨。〔形〕 细微；微薄，细密。

ཟིམ་མེ 〔副〕 眯缝。

ཟིམ་ཟིམ་པ 同 ཟིམ་བུ。

ཟིར་ཐོ 〔形〕 滑溜，溜动。

ཟིར་ཟིར 〔象〕 嗡嗡声(蜂飞声)。

ཟིལ 〔名〕 1.光辉；光荣。2.灿烂；威光。3.光线。

ཟིལ་དཀར 〔名〕 白露(二十四节气之一)。

ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ 〔语〕 威镇；胜过；蔽抑；威光映压。

ཟིལ་དངར 或 ཟིལ་མངར 〔名〕 甘露。

ཟིལ་རྩལ 〔名〕威力。〔形〕雄健；雄伟；威武。

ཟིལ་ཆར 〔名〕细雨；毛毛雨。

ཟིལ་ནག 〔名〕寒露(二十四节气之一)。

ཟིལ་གནོན 〔名〕1.蔽复；威光显赫。2.威镇。3.丙午年。

ཟིལ་པ 〔名〕露水；露珠。

ཟིལ་བུ 同 ཟིམ་བུ。

ཟིལ་བུར 〔副〕零散地；分散地。

ཟིལ་ཕྱུགས 〔名〕威力。

ཟུ་ཀུ་པ 〔名〕1.驿站或关口的防守者。2.收关税者。

ཟུག 〔动〕1.病痛；疼痛。2.狗叫。3.刺戳；刺入。4.建立。

ཟུག་རྔུ 〔名〕刺痛；发痛；痛楚。

ཟུག་པ 〔动〕1.刺入。2.犬吠。3.建立。4.疼痛。

ཟུག་གཟེར 同 ཟུག་རྔུ。

ཟུང 〔数〕双；对；一双；一对。

ཟུང་ད 〔名〕镊子；夹子；钳子。

ཟུང་ཀྱུ 或 ཟུང་ཆུ 〔名〕松州；松潘(四川省阿坝藏族自治州的一个县)。

ཟུང་གཅིག 同 ཟུང。

ཟུང་ལྡན 〔名〕重复(诗歌中的一种修辞法)。

ཟུང་ཟུང 〔语〕成双；成对。

ཟུང་འབྲེལ 〔名〕结合。

ཟུངས 〔名〕体力；元气；精神；精力；气力。〔动〕为 འཛིན་པ 的命令式。

ཟུངས་མེད 〔语〕无精神。

ཟུངས་ཞན 〔语〕气力衰弱；精神衰弱。

ཟུངས་ཤོར 〔语〕体力消失；失元气；瘫软。

ཟུད 〔动〕刺入；穿入；入内；放入。

ཟུན 〔名〕亲属；我方。

ཟུམ་པ 〔动〕闭；关；合。

ཟུར 〔名〕1.边；缘。2.角隅。3.棱；侧。4.另外；单另。〔动〕为 འཛུར་བ 的命令式。

ཟུར་བཀོད 〔名〕附录。

ཟུར་བཀོལ 〔名〕摘录；附录；附注；参考资料。

ཟུར་ཁྲིད 〔名〕辅导。

ཟུར་གཅིག 〔名〕1.一角；一边。2.一份。3.片断。

ཟུར་ཕྱམ 〔名〕翘椽。

ཟུར་ཆག 〔名〕变音（读音转变）。

ཟུར་ཆོས་པ 〔名〕付讲（佛）。

ཟུར་མཆན 〔名〕旁注；加注；夹注；附释。

ཟུར་ཉན 〔名〕旁听。

ཟུར་ཉན་གྲལ 〔名〕旁听席。

ཟུར་ཉམས 〔语〕1.棱角秃了。2.同 ཟུར་ཆག。

ཟུར་རྟོགས 〔语〕稍知；略知一二；一知半解。

ཟུར་ལྟ 〔名〕参考；旁观。

ཟུར་ཐོ 〔名〕附录；附表。

ཟུར་ཐོག 〔名〕角楼。

ཟུར་དེབ 〔名〕副本；另册。

ཟུར་འདེབས 〔名〕补充；添满；另外；附加。

ཟུར་རྡོ 〔名〕1.建筑的基石。2.有棱角的石头。

ཟུར་པ 〔名〕1.退职者；退休者。2.卸任；卸职。

ཟུར་པའི་གྲལ 〔名〕列席；旁听。

ཟུར་དཔང 〔名〕旁证。

ཟུར་ཕིབས 〔名〕斜廊。

ཟུར་ཕུད 〔名〕髻；发辫。〔语〕排斥；排除。

ཟུར་ཕུད་རྒྱན 〔名〕髻饰（头顶上的装饰）。

ཟུར་ཕྱིན་པ 〔名〕1.语言完全。2.发音标准。3.隐退。

ཟུར་འབུལ 〔名〕1.附带的礼物。2.附件；附呈。

ཟུར་བྲིས 〔名〕侧记。

ཟུར་མ 〔名〕1.边；缘。2.角隅。3.棱；侧。4.另外；单另。

ཟུར་མང་དབྱིབས 〔名〕多边形。

ཟུར་མིག 〔名〕斜视；媚眼；瞟；送秋波。

ཟུར་མེད 〔语〕无棱角。

ཟུར་མོ 代 ཟུག 〔名〕痛(俗语)。

ཟུར་ཙམ 〔副〕一角；一点。

ཟུར་བཙུགས 〔名〕附设。

ཟུར་རྩིས 〔名〕算术；推算。

ཟུར་ཚད 〔名〕角度。

ཟུར་འཛུགས 〔名〕附设。

ཟུར་ཞུ 〔名〕副本。

ཟུར་ཞུགས 〔名〕列席。

ཟུར་ཞུགས་པ 〔名〕列席者。

ཟུར་ཟ 〔动〕讽刺；讥讽。

ཟུར་ཟ་ཁྲད་གསོད 〔语〕讽刺挖苦。

ཟུར་ཡིག 〔名〕附件。

ཟུར་ཕྱུགས་རྩ་རྡེ 〔名〕牛膝(药)。

ཟུར་ཕྱུགས་སྙི་བ 〔名〕党参(药)。

ཟུར་གསང 〔语〕隐密；隐藏。

ཟུར་གསུམ 〔名〕三角。

ཟུར་གསུམ་ཁྲི་ཅེ 〔名〕三角板；三角尺。

ཟུར་གསུམ་རྩིས་རིག 〔名〕三角学。

ཟུས 〔动〕(古)狗叫；吠。

ཟེ 或 ཟེ་བ 〔名〕1.鬃毛。2.鸡冠。3.花蕊。

ཟེ་ཀ 或 ཟེའུ 〔名〕隆起的肉；脏肉。

ཟེ་ཁྲག 〔名〕鸡冠血。

ཟེ་རྟོག 同 རྟོག。

ཟེ་ཏོག 〔名〕冠子；鸡冠；凤冠。

ཟེ་བ 〔名〕花蕊。

ཟེ་འབྲུག 〔名〕兽胃；反刍兽的第四胃。

ཟེ་འབྲུ 或 ཟེའུ་འབྲུ 〔名〕花粉囊；花蕊。

ཟེ་མ 〔名〕睫毛。

ཟེ་ཚ 〔名〕硝石；火硝。

ཟེ་ཟེ 〔形〕狎戏；调情；逗弄。

ཟེ་ལདས 〔语〕下流行为，

猥亵行为。〔动〕1.变旧。2.脱落。3.衰败。4.凋谢。

ཟེགས་པ 〔名〕1.碎屑。2.碎渣子。

ཟེགས་མ 〔名〕1.水花。2.溅水；水点。3.屑；碴。

ཟེང་བ 〔动〕竖起；立起。

ཟེད 〔名〕刷子；帚。〔动〕为 འཛེད་པ 的命令式。〔形〕纷乱；嘈杂。

ཟེད་ཙམ 〔副〕少许，一点。

ཟེམ 〔名〕1.畏惧；惭愧。2.木桶。

ཟེའུ་འབྲུ 同 ཟེ་འབྲུ 〔名〕花蕊；花粉囊。

ཟེར 〔名〕1.光线。2.戴胜鸟。

ཟེར་དགུ 同 ཟེར་ཚད 〔名〕凡所说；所说的一切。

ཟེར་སྒྲོས 〔名〕说词；说法；传说。

ཟེར་བ 〔动〕1.称呼；叫做。2.为 འཛེར་བ 的过去式。

ཟེར་མ 〔名〕油花。

ཟེར་ཙོ 〔名〕1.刺猬。2.戴胜鸟。

ཟེར་ཚད 同 ཟེར་དགུ。

ཟེར་ཚོ 〔动〕传说；传述。

ཟེལ་མ 〔名〕碎屑。

ཟོ 〔名〕精神；体貌；性质。〔动〕为 ཟ་བ 的命令式。

ཟོ་དཀྱིས 〔名〕桶箍。

ཟོ་ཆུན 或 ཟོ་འཆུན 〔名〕水车。

ཟོ་ཤདོག 〔名〕1.体力；气力；元气。2.精力；精神。

ཟོ་བ 〔名〕桶；水桶。

ཟོ་མར 同 ཟོམ་ཚེ。

ཟོ་བཟང 〔语〕1.脾气好；禀性善良。2.身体好。3.气色好。

ཟོ་ཛེས 〔名〕脂粉；胭脂。

ཟོ་ལ 〔名〕桶。

ཟོག 〔名〕1.虚伪；假装；诡诈。2.商品；货物。3.牲畜（安多方言）。

ཟོག་ཁྲལ 〔名〕货物税；商品税。

ཟོག་གོང 〔名〕货价；物价。

ཟོག་བདག 〔名〕掌柜的；老板。

ཟོག་འདྲེན 〔名〕货运。

ཟོག་པོ 〔形〕1.虚伪；假装；佯装。2.戏谑。

ཟོག་རྫུས 〔形〕虚伪；假装的。

ཟོག་རིན 〔名〕货价；物价。

ཟོག་རིན་ཆད་འཇོག 〔语〕赊欠。

ཟོག་རོ 〔名〕废品；残品；下脚货；废物。

ཟོང 〔名〕货物；商品。

ཟོང་བཀྲམ 〔名〕摆货摊。

ཟོན 同 དོགས་ཟོན 〔名〕小心；谨慎；防备；预防；戒备；警戒。

ཟོན་ཀྱབས 〔语〕防备；预防；警戒。

ཟོན་བཅས 〔名〕提防者；戒备者。

ཟོན་མཐིལ 〔名〕藏靴底；鞋底。

ཟོན་པ 〔名〕一种靴子。〔动〕防守；防备。

ཟོབ 〔形〕1.虚伪；假。2.虚松。

ཟོམ 〔名〕1.(蒙)桶。2.尖；顶。3.中空；洞穴。

ཟོམ་རྔ 〔名〕1.长桶鼓。2.鱼鼓。

ཟོམ་ཆེན 〔名〕大桶。

ཟོམ་སླ 〔名〕桶；盆。

ཟོམ་སྙི 同 ཟོ་མར 〔名〕沾于桶内的酥油。

ཟོར 或 ཟོར་བ 〔名〕镰刀。

ཟོར་ཡང 或 ཟོར་ཡང་བ 〔形〕轻快；爽利；简便；行动灵便。

ཟོལ 〔形〕狡猾；诡诈；佯装；虚假。

ཟོལ་བཅོས 〔名〕篡改；伪造；装假。

ཟོལ་པོ 〔名〕冒充者；骗子。

ཟོལ་སྒྱུར 〔名〕诡诈；假装；佯装。

ཟོལ་མ 〔名〕1.虚伪；欺诈；佯装。2.戏谑。

ཟོལ་མེད 〔语〕坦白；老实。

ཟོལ་མེད་བབ་ཆགས 〔语〕 纯朴；真实无伪。

ཟོལ་ཟོ 〔名〕 过失，过错。

ཟོལ་འཛུལ 〔名〕 混进。

ཟོས་པ 〔动〕 为 འཛའ་བ 和 ཟ་བ 的过去式。

ཟླ་དཀྱིལ 〔名〕 中旬；月中。

ཟླ་སྐྱེད 〔名〕 月息；月利。

ཟླ་འཁྱིམ 〔名〕 月晕。

ཟླ་གང 〔名〕 满月(月亮)。

ཟླ་གམ 〔名〕 1.半月；半月形。2.披风；斗篷。

ཟླ་གྲོགས 〔名〕 朋友；对方。

ཟླ་མགོ་ཚང་བ 〔名〕 满月(婴儿)。

ཟླ་སྒྲིལ 〔名〕 并入；归并；合并。

ཟླ་མཇུག 〔名〕 月底；月终。

ཟླ་ཉ 〔名〕 满月；圆月(每月十五的月亮)。

ཟླ་སྟོད 〔名〕 月初；上半月；上旬。

ཟླ་ཐོ 〔名〕 历书；日历；月份表。

ཟླ་དམ 同 ཟླ་གམ。

ཟླ་འདྲིས 〔名〕 伙伴，同伴。

ཟླ་སྡུད 〔名〕 1.终语词(རྫོགས་ཚིག) 的另一名称。2.召集朋友。

ཟླ་ཕོགས 〔名〕 工资；月薪。

ཟླ་བ 〔名〕 1.月；月亮；月球；月份。2.伴侣。3.美丽。

ཟླ་བ་ཆ་འཛིན 〔名〕 月偏蚀。

ཟླ་བ་བར་རོ 〔名〕 中旬。

ཟླ་བ་མར་རོ 〔名〕 下弦；下旬。

ཟླ་བ་གཞོན་ཏུ 〔名〕 益智子(药)。

ཟླ་བ་ཡར་རོ 〔名〕 上弦；上旬。

ཟླ་བའི་གོ་ལ 〔名〕 月球。

ཟླ་བའི་ལྷ་མོ 〔名〕 嫦娥。

ཟླ་བོ 〔名〕 1.友伴；朋辈。2.帮助者；合作者。

ཟླ་མེད 〔语〕 1.无匹；无敌。2.无友；无助。

ཟླ་མོ 〔名〕 妻妾；女友。

ཟླ་སྨད 〔名〕 下弦；下半月；

月底。

ཟླ་ཚེས 〔名〕1.月牙；上弦。2.月、日。

ཟླ་མཚན 〔名〕月经，月信，天癸。

ཟླ་འཛིན 〔名〕月蚀。

ཟླ་ཞག 〔名〕月日；日期。

ཟླ་གཞོན 〔名〕上弦月；新月。

ཟླ་ཟེར 〔名〕月光。

ཟླ་འོད 同 ཟླ་ཟེར。

ཟླ་ཐོལ 亦作 ཟླ་བཐོལ 同 ཟླ་ལྷག 〔名〕闰月。

ཟླུག་པ 或 ཟླུགས་པ 〔动〕(古) 未来式为 བཟླུག，过去式为 བཟླུགས。问；请求；赐给；许可；呈报；通知；送信；报信。

ཟླུམ་འཁོར 〔形〕圆圈；球形；圆周；圆形。

ཟླུམ་པ 〔动〕未来式为 བཟླུམ，过去式为 བཟླུམས，命令式为 ཟླུམས。1.调处；合解；斡旋。2.集合；聚拢。

ཟླུམ་པོ 〔形〕圆形；椭圆。

ཟླུམས 〔动〕为 ཟླུམ་པ 的命令式。

ཟློ་བ 〔动〕1.未来式为 བཟླ，过去式为 བཟླས，命令式为 ཟློས。讽诵；诵咒；念；重复。2.未来式为 བཟློ，过去式为 བཟློས，命令式为 ཟློས。诏；谕；诰。3.未来式为 ཟློ，过去式和命令式为 ཟློས。跳；舞。

ཟློག་པ 〔动〕未来式为 བཟློག，过去式为 བཟློགས，命令式为 ཟློགས。为 ལྡོག་པ 的他动式。1.使回转；退回；顶回；逐回；逐放。2.禳解。

ཟློགས 〔动〕为 ཟློག་པ 的命令式。

ཟློས 〔动〕为 ཟློ་བ 的命令式。

ཟློས་གར 〔名〕戏剧，歌剧；歌舞，戏曲。

ཟློས་གར་ཁང 〔名〕剧院；戏院。

ཟློས་གར་མཁན 〔名〕1.歌舞者；演剧者；演员。2.孔雀的别名。

ཟློས་གར་ཚོགས་པ〔名〕剧团。

གཟག་པ 〔动〕滴；漏。

གཟུགས་པ 〔动〕为 འཛུག་པ 的未来式。

གཟངས 〔名〕长刺；刺棍。

གཟངས་ཤིང 同 ཚེར་ཙ་ར་མགོ 〔名〕长刺树。

གཟན 〔名〕1.袈裟。2.伤害；残暴。3.食物。〔动〕为 འཛའ་བ 的未来式。

གཟན་ཆས 〔名〕牧草。

གཟན་པ 〔名〕饲料；草。〔动〕1.嚼；啃；吃。2.为 གཟོན་པ 的未来式及过去式。

གཟན་པོ 〔名〕强暴者；恶霸。〔形〕1.粗恶。2.磨损的；用坏的；穿旧的。

གཟན་བ 〔动〕为 འཛའ་བ 的未来式。

གཟབ་གོས 〔名〕华丽的服装；衣饰。

གཟབ་མཆོར 〔名〕妆饰；打扮；盛装。

གཟབ་མཆོར་སྤྲས་པ 〔语〕妆饰；打扮。

གཟབ་མཆོར་བ 同 གཟབ་སྤྲས་པ 〔语〕庄严。

གཟབ་ནན 〔形〕严肃，庄严；认真；检点(注意)。

གཟབ་པ 〔动〕为 གཟོབ་པ 的未来式。

གཟབ་སྤྲས་པ 同 གཟབ་མཆོར་བ。

གཟབ་སྤྲེད་རུ་ཁག 〔名〕仪仗队。

གཟབ་མ 或 གཟབ་ཡིག 〔名〕藏文楷书；藏文印刷体。

གཟབ་གཟབ 〔形〕认真；注意。

གཟབ་གཟབ་བྱེད་པ 〔语〕谨慎；小心；注意；留心。

གཟབ་ཡིག 同 གཟབ་མ。

གཟབ་བརྗིད 〔名〕稳重；老练；沉着。

གཟའ 〔名〕1.行星；曜。2.曜日。3.以 གཟའ 和 དང་པོ 至 དྲུག་པ 配合，表示星期一至星期六，如 གཟའ་དང་པོ 星期一，གཟའ་གཉིས་པ 星期二……。

གཟའ་སྐར 〔名〕行星；星曜。

གཟའ་ཁྱིམ 〔名〕星位；星座。

གཟའ་འཁོར 〔名〕周；星期（七曜）。

གཟའ་མཇུག 〔名〕周末。

གཟའ་ཉི་མ 〔名〕星期日。

གཟའ་བདག 同 ཉི་མ 〔名〕太阳。

གཟའ་བདུད་དཀར་པོ 〔名〕高山黄华（药）。

གཟའ་བདུད་ཚ་སྨུག 〔名〕紫花黄华（药）。

གཟའ་ནད 〔名〕羊痫疯；中风（病）。

གཟའ་པ་སངས 〔名〕星期五。

གཟའ་སྤེན་པ 〔名〕星期六。

གཟའ་ཕུར་བུ 〔名〕星期四。

གཟའ་བ 〔动〕未来式为 གཟའ，过去式为 གཟས。打击；准备打击。

གཟའ་མའི་མ་ལག 〔名〕星系。

གཟའ་མིག་དམར 〔名〕星期二。

གཟའ་ཟིན 〔名〕日蚀，月蚀。

གཟའ་ཟླ་བ 〔名〕星期一。

གཟའ་ལྷག་པ 〔名〕星期三。

གཟར 〔名〕地毯；鞍垫。

གཟར་ཚང 〔名〕小瓢；木杓；羹匙。

གཟར་སྟན 〔名〕鞍垫；鞍鞯。

གཟར་ཐག 同 འཕྱང་ཐག 〔名〕悬绳；垂绳；扯绳。

གཟར་པོ 〔形〕崎岖；险峻；陡峭。

གཟར་བ 〔动〕1.未来式为 གཟར，过去式为 བཟར，命令式为 གཟོར。垂下；下垂；耷拉。2.为 འཛར་བ 的

未来式。

གཟར་བུ 〔名〕木杓；匙；瓢。

གཟས་པ 〔动〕为 གཟའ་བ 的过去式。

གཟི 〔名〕1.光辉；灿烂；光明；威赫；威严。2.亚玛瑙；九眼珠。

གཟི་ཟམ 〔名〕威风；盛势。

གཟི་ཅན 同 གཟི་བརྗིད་ཅན 或 གཟི་མདངས་ཅན 〔名〕光荣；伟大；光辉；灿烂。

གཟི་བརྗིད 〔形〕1.华丽；华美。2.光荣；威严。

གཟི་བརྗིད་ཅན 同 གཟི་ཅན。

གཟི་ཉམས 〔名〕威武；壮烈；庄严；荣幸。

གཟི་སྟོབས 〔名〕刚健；雄壮。

གཟི་མདངས་བཀྲག 〔语〕威光显耀；光辉灿烂。

གཟི་མདངས་ཅན 同 གཟི་ཅན。

གཟི་མ 〔名〕睫毛。

གཟིག 〔名〕豹。

གཟིག་ཐིག་མ 〔名〕金钱豹。

གཟིག་ལྤགས 〔名〕豹皮。

གཟིག་ཕོ་བྱི 〔名〕箭猪。

གཟིགས་སྐོར 〔名〕参观；观光（敬）。

གཟིགས་སྐྱོང 〔名〕照顾；关怀；抚恤；优待。

གཟིགས་རྟེན 或 འདེགས་མཚན 〔名〕信函中所附之纪念品；见面礼。

གཟིགས་སྟངས 〔名〕看的样子（敬）。

གཟིགས་སྟེགས 〔名〕看台；观礼台。

གཟིགས་ཐོག 〔名〕望楼（敬）。

གཟིགས་སྣང 〔名〕见；看见（敬）。

གཟིགས་པ 〔动〕视，观察；看；注意（敬）。

གཟིགས་པ་ཆེན་པོ 〔语〕大慈大悲；重视。

གཟིགས་དཔྱད 〔名〕鉴赏。

གཟིགས་འབུལ། 〔名〕赠阅。

གཟིགས་མོ། 〔名〕1.景；景致。2.参观，检阅（敬）。

གཟིགས་ཞིབ། 〔名〕视察；检阅。

གཟིགས་གཙོ། 同 གཟིགས་རྟེན。

གཟིང་བ། 〔动〕未来式为 གཟིང་，过去式为 གཟིངས。 混乱，嘈杂，竖起，立起。

གཟིངས། 〔名〕筏，木排。〔动〕为 གཟིང་བ 的过去式。

གཟིམ་ཁང་། 〔名〕1.寝室，卧室。2.别墅，别馆（敬）。

གཟིམ་ཁྲི། 〔名〕床（敬）。

གཟིམ་ཆས། 〔名〕卧具，被褥（敬）。

གཟིམ་པ། 〔动〕未来式为 གཟིམ，过去式和命令式为 གཟིམས。睡，就寝（敬）。

གཟིམ་དཔོན། 〔名〕近侍，内侍，侍寝官。

གཟིམ་ཕྱུགས། 〔名〕内室。

གཟིམ་མལ། 〔名〕榻，炕，被褥（敬）。

གཟིམ་ཤག 〔名〕别墅，公馆。

གཟིམ་ས། 〔名〕卧处，寝室（敬）。

གཟིམས། 〔动〕为 གཟིམ་པ 的过去式和命令式。

གཟིར་ལྟ། 〔语〕逼视。

གཟིར་བ། 〔动〕受苦，受烦恼，受逼迫，窘迫，困恼。

གཟུ་གཏོད། 〔名〕公断。

གཟུ་དཔང་། 〔名〕1.证据。2.证人，中人。

གཟུ་བ། 〔名〕1.柱。2.桩，杆。3.和事人，调节人。

གཟུ་བོ། 〔名〕证人，中人，诚实，真正，公正。

གཟུ་ལུམ 或 གཟུ་ལུམས 〔名〕1.轻率，暴躁。2.傲慢。3.谎，诳语。4.杜撰，杜造。5.擅自（行动）。〔形〕1.顽强，强悍。2.狂妄，轻率。

གཟུག 〔名〕整个羊，宰杀的囫囵羊。

གཟུག་པ 〔动〕1.耐；能忍；忍受。2.痛苦。

གཟུགས 〔名〕1.色(佛)；物质。2.形状；形体；身体。

གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ 〔名〕色蕴，五蕴之一(佛)。

གཟུགས་ཅན 〔名〕有色；有形的。

གཟུགས་བརྙན 〔名〕1.像；偶像。2.影像。3.姿态。

གཟུགས་སྟོབས 〔名〕体魄；体力。

གཟུགས་འདས་རིག་པ 〔名〕形而上学。

གཟུགས་པ 〔动〕为 འཛུགས་པ 的未来式。

གཟུགས་པོ་ཐང་པོ 〔语〕康强；强健；健壮。

གཟུགས་དབྱིབས 〔名〕体态。

གཟུགས་མ 〔名〕美丽，文雅；悦目。

གཟུགས་མེད 〔名〕无色(佛)；无形。

གཟུགས་ཚོ 〔名〕刺猬。

གཟུགས་མཚར་པ 〔形〕美色，窈窕。

གཟུགས་མཛེས 〔形〕美貌，俊秀；漂亮。

གཟུགས་གཞི 〔名〕体质。

གཟུགས་བཟང 〔形〕1.美色，妙色。2.身材端正。

གཟུང་པ 〔名〕分界；客观世界。〔动〕为 འཛིན་པ 的未来式。

གཟུང་གཟེར 〔名〕墙上的木桩。

གཟུངས 〔名〕总持；陀罗尼(佛)；秘咒。

གཟུངས་སྔགས 〔名〕陀罗尼咒(佛)。

གཟུངས་ཐག 〔名〕五色线所结的绳，系于金刚杵上者。

གཟུངས་གདབ 〔语〕定(如缝夹层衣服时，先定后缝)。

གཟུངས་པ 〔名〕总持者，持咒者。

གཟུངས་ཟད 〔形〕衰弱；伤元气。

གཟུད་པ 〔动〕为 འཛུད་པ 的未来式。

གཟུམ་པ 〔动〕为 འཛུམ་པ 的未来式。

གཟུར་གནས 〔名〕证据；证人；中立者；公正人。

གཟུར་གནས་དྲང་འཇིལ 〔语〕正直不偏。

གཟུར་བ 〔动〕为 འཛུར་བ 的未来式。

གཟུར་བཀོལ 〔名〕让步；退让。

གཟེ་བ 〔名〕1.巢。2.背篮；驮筐（挂在驮子两旁的）。

གཟེགས་མ 〔名〕1.碎屑，渣子。2.溅水。

གཟེང་བ 〔动〕未来式为 གཟེང，过去式为 གཟེངས。支起；高举；使高起；竖起，立起；扶起。

གཟེངས་རྟགས 〔名〕勋章；奖章。

གཟེངས་བསྟོད་པ 〔语〕1.颂扬；称赞。2.表扬；推崇；赞扬；歌颂。

གཟེངས་མཐོ་བ 〔语〕崇高；高度。

གཟེངས་པ 〔动〕为 གཟེང་བ 的过去式。

གཟེད་པ 〔动〕为 འཛེད་པ 的未来式。

གཟེབ 同 གཟེད་མ。

གཟེབ་སྒྲོད 〔名〕筐子，笼子。

གཟེབས 同 གཟེད་མ。

གཟེམ་པ 〔动〕为 འཛེམ་པ 的未来式。

གཟེར 〔名〕1.钉子，平头钉。2.门闩。3.光线。〔动〕为 འཛེར་བ 的命令式。

གཟེར་འཇོམས་མི་ཏོག 〔名〕毗新菊(药)。

གཟེར་བ 〔动〕1.穿入，钉。2.感觉痛苦，受苦。

གཟེར་བུ 同 གཟེར་ཆུང 〔名〕小钉。

གཟེར་མ 〔名〕微粒，碎屑，水点。

གཟེར་སྒོ 同 གཟུགས་སྒོ 〔名〕刺猬。

གཟེར་ཟུག་རྒྱག་པ 〔语〕绞痛。

གཟེར་ལྷམ 〔名〕赛跑鞋。

གཟོ་བ 〔动〕未来式为 གཟོ，过去式为 གཟོས。知恩，报恩，报答，酬报。

གཟོ་རིག 同 གཟོ་གནས 亦作 བཟོ་རིག་པ 〔名〕工巧明，为大五明之一(佛)。

གཟོང 或 གཟོང་བུ 〔名〕凿子，穿孔器。

གཟོད 〔副〕此刻，此时，方才，然后，新近。

གཟོད་ནས 〔连〕从此，今后，从今，然后，才。

གཟོད་མ་ནས 〔副〕从最初，从开始，原始，自来。

གཟོན 〔动〕为 འཛའ་བ 的命令式。

གཟོན་པ 〔动〕未来式及过去式为 གཟན。1.不听。2.刺耳。3.浪费。

གཟོབ་པ 〔动〕未来式为 གཟབ，过去式为 བཟབས，命令式为 གཟོབས。1.谨慎。2.注意。3.恭敬，优待。

གཟོབས 〔动〕为 གཟོབ་པ 的命令式。

གཟོར 〔动〕为 གཟར་བ 的命令式。

གཟོས་པ 〔动〕为 གཟོ་བ 的过去式。

བཟང་མཁན 〔名〕（古）裁缝；缝工。

བཟང་དགུ 〔名〕众善，尽美。

བཟང་ངན 〔形〕善恶，好坏。

བཟང་བསྔགས 〔名〕赞扬，夸奖。

བཟང་པོ 〔形〕佳，美，善，妙，贤，良，好。

བཟང་བ 同 བཟང་པོ。

བཟང་མོ 〔名〕1.贵妇，善女，美女。2.同 བཟང་པོ。

བཟང་བཙོན 〔名〕软禁。

བཟང་རྫུ་ཅན 〔名〕伪君子。

བཟང་རྫུས 〔名〕伪善，伪装。

བཟང་ཤོས 〔形〕顶好的。

བཟངས 〔名〕1.宫殿。2.佛龛。

བཟད་པ 代 བཟོད་པ。

བཟབས་པ 〔动〕为 གཟབ་པ 的过去式。

བཟའ 〔名〕1.家口。2.妻室，后妃。

བཟའ་བཅའ 〔名〕食品，饮食，吃喝，膳食。

བཟའ་ཆས 〔名〕食品，食物，饮食。

བཟའ་གཏད 或 བཟའ་བའི་གཏད་སོ 〔名〕粮站，粮店。

བཟའ་བཏུང 〔名〕饮食。

བཟའ་བ 〔名〕1.食物。2.夫妇，配偶。〔动〕为 ཟ་བ 的未来式。

བཟའ་བའི་གཏད་སོ 同 བཟའ་གཏད。

བཟའ་མི 〔名〕1.家眷，家属。2.夫妇，伉俪。

བཟའ་ཚང 同 བཟའ་མི。

བཟའ་ཚོ 〔名〕夫妻，家属。

བཟའ་ཚོད 〔名〕调味品，佐食品。

བཟའ་ཟླ 〔名〕夫妇，配偶，伉俪，爱人。

བཟའ་ཤིང 〔名〕果树。

བཟར་ཐག 〔名〕扯绳(晾衣服用)。

བཟར་བ 〔动〕为 འཛར་བ 和 གཟར་བ 的过去式。

བཟས་པ 〔动〕为 ཟ་བ 的过去式。

བཟི་བ 〔形〕或〔动〕酩酊，醉，昏迷。

བཟུང་ཉར 〔名〕拘留。

བཟུང་ཐག 〔名〕有活结的绳索。

བཟུང་བ 〔动〕为 འཛིན་པ 的过去式。

བཟུང་དམག 〔名〕俘虏，俘虏兵，战俘。

བཟུང་ཡིག 〔名〕拘票，逮捕证。

བཟུར་བ 〔动〕为 འཛུར་བ 的过去式。

བཟེ་རེ 或 བཟེ 〔形〕脆弱；软弱；忍耐力小。

བཟེད 〔名〕盘，钵。

བཟེད་རྐྱམས 〔语〕1.拔丝。2.拉匀。

བཟེད་པ 〔动〕为 འཛེད་པ 的过去式。

བཟེད་ཞལ 〔名〕痰盂(敬)。

བཟོ 同 ལས 〔名〕1.工作，事务。2.手工，工艺。

བཟོ་བཀོད 〔名〕建筑物。

བཟོ་སྐྲུན 〔名〕修筑，修造，建筑，制造。

བཟོ་ཁང 〔名〕作坊，车间，厂房。

བཟོ་གྲྭ 〔名〕工厂。

བཟོ་གླ 〔名〕工钱，造价。

བཟོ་དངོས 〔名〕制品，制造品。

བཟོ་བཅོས 〔名〕修正，修改，修理。

བཟོ་བཅོས་རིང་ལུགས 〔名〕修正主义。

བཟོ་གཏེར 〔名〕厂矿，工矿。

བཟོ་བཀྱེ 〔名〕样子，姿势，形状，模型。

བཟོ་བཤུ་རྙོར་བ 〔语〕灰溜溜，意志消沉。

བཟོ་གནས 同 བཟོ་ཁང。

བཟོ་པ 〔名〕工人，裁缝。

བཟོ་པ་གྲལ་རིམ 〔名〕工人阶级。

བཟོ་པའི་རྦད་རྦབས 〔名〕工潮。

བཟོ་ཕྲུག 〔名〕童工。

བཟོ་བ 〔动〕未来式为 བཟོ，过去式及命令式为 བཟོས。制造；做；作；缝制。

བཟོ་བོ 〔名〕工人，制造者。

བཟོ་དབྱིབས 〔名〕造型，式样，形状，型号。

བཟོ་རྩལ 〔名〕工艺。

བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས 〔名〕工商业。

བཟོ་ཚོགས 〔名〕工会。

བཟོ་མཚམས་བཞག་པ 〔语〕停工，罢工。

བཟོ་ཞིང་མཐུན་འབྲེལ 〔名〕工农联盟。

བཟོ་ཞིང་དམག་གསུམ 〔名〕工农兵。

བཟོ་ཞིང་དམར་དམག 〔名〕工农红军。

བཟོ་ར 〔名〕工场。

བཟོ་རིག་པ 〔名〕工巧明，为大五明之一(佛)。

བཟོ་རིགས 〔名〕工种。

བཟོ་ལས 〔名〕工业。

བཟོ་ལས་ཅན 〔名〕工业化。

བཟོ་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ 〔名〕工业化。

བཟོ་ལས་ཆུང་བ་ལྔ 〔名〕五小工业。

བཟོད་དཀའ 〔语〕难忍；难以忍耐；苦行。

བཟོད་སྒོམ 〔名〕原谅，谅解，退让；忍让；涵养；克制。

བཟོད་པ 〔名〕耐心；忍耐。〔动〕忍；忍受。

བཟོད་སེམས 〔名〕耐心。

བཟོད་གསོལ 〔名〕求饶，求宽恕。

བཟོད་བསྲན 〔名〕忍受；忍耐；坚忍；耐心。

བཟོད་བསྲན་བྱེད་པ 〔语〕忍受。

བཟོས 〔动〕为 བཟོ་བ 的过去式和命令式。

བཟོས་དངོས 〔名〕制造品。

བཟོས་རྫས 〔名〕成品，制品。

བཟླ་བ 〔动〕为 ཟློ་བ 的未来式。

བཟླས་པ 〔动〕为 ཟློ་བ 的过去式。

བཟླུག་པ 〔动〕为 ཟླུག་པ 的未来式。

བཟླུགས་པ 〔动〕为 ཟླུག་པ 的过去式。

བཟླུམ་བཅོས 〔名〕和解，调和。

བཟླུམ་པ 〔动〕为 ཟླུམ་པ 的未来式。

བཟླུམས་པ 〔动〕为 ཟླུམ་པ 的过去式。

བཟློ་བ 〔动〕为 ཟློ་བ 的未来式。

བཟློག་པ 〔动〕为 ཟློག་པ 的未来式。

བཟློགས་པ 〔动〕为 ཟློག་པ 的过去式。

བཟློས 〔动〕口舌，争端。

བཟློས་པ 〔动〕为 ཟློ་བ 的过去式。

འ

འ་ཅག 〔代〕我们。

འ་ན 同 འོ་ན 〔连〕那末，然则。

འ་ན་མ་ན 〔形〕一模一样，相同。

འ་མ 〔副〕但，尚，犹，更。

འ་ཞ 〔名〕阿厦（地名）。

འ་འུར 同 འ་རེ་འུ་རེ 〔象〕杂声，嘈杂，喧哗。

འ་ཚོ 或 འ་གཚོ 〔名〕（古）小狗，哈巴狗。

འ་རེ་འུ་རེ 同 འ་འུར。

འང 同 ཀྱང、ཡང 〔连〕或〔副〕藏文文法称为 ཚིག···· སྡུད，表虽然、虽则、亦、又、也等意。

འང་ངཀར 〔名〕灰色野鸭，雁。

འད་ཀྱི 亦作 ཡད་ཀྱི 〔名〕鸽子。

འད་ཀྱི་མདོག 〔名〕雪青色。

འན་ཟ 〔代〕1.咱们。2.我。

འབ་པ 〔动〕吠，狺狺。

འབ་འུབ 〔形〕不决定，不肯定。

འམ 〔连〕或〔助〕呢，吗。

འར་བ 〔名〕命运，天数。

འར་ཕོ 〔形〕发怒。

འོར་འར 同 འར་འུར 〔象〕喧闹声。

འར་ཡང 〔副〕亦，更，又。

འལ་འོལ 〔形〕混杂，散漫，无规则。

འི 〔介〕之，的（藏文文法属格用字之一）。

འུ་ཅག 〔代〕我们。

ཧ་ཟུག་པ 〔语〕1.无接济；无助。2.无法；计穷。3.被迫。

ཧ་ཟུག་བཟོད་ཟལ 〔语〕受不了（生活困难到了山穷水尽的境地）。

ཧ་ཟ 〔代〕我们。

ཧ་ཟ་ཅག 〔代〕我们。

ཧ་ཏ་ཏ 〔象〕无意义的声音；轰轰声，呼呼声，风声，啸声。

ཧ་ལག 〔名〕乌拉；伕马；徭役；差役。

ཧ་ཕུ་ཞན་པ 〔名〕龙葵（药）。

ཧ་ཤ 同 ཧ་ཤའི་ཁུ 〔名〕（古）1.肉汤；下水汤（脏腑熬的汤）。2.米汤。

ཧ་སུ 亦名 ཟ་ས་ལ 〔名〕芫荽（药）。

ཧག་ཆད 〔名〕鸱鸺。

ཧག་པ 〔名〕枭；猫头鹰。

ཧད 同 འདེ。

ཧད་དེད 〔连〕但是。

ཧད་ཏེ 同 འོན་ཀྱང 〔连〕然而；但是。

ཧད་ནས 〔连〕（古）由此，于是。

ཧད 〔名〕1.顷刻。2.同 ཕུགས。〔形〕大言；扬声；矜夸；傲慢；过火的言辞。

ཧད་སྒྲོགས 〔名〕宣布；鼓吹；宣扬。

ཧད་བསྟོད 〔名〕吹捧。

ཧད་བསྟོད་བྱེད་མཁན 〔名〕吹鼓手。

ཧད་པོ་ཆེ 〔语〕太过，太甚。

ཧབ་ཀྱིས 〔副〕全部；整个；通统地。

ཧབ་ཀྱིས་བསྡུ 〔语〕全部收起；整个收起。

ཧབ་གཅིག 同 ཧུབ་གཅིག。

ཧབས་བསྡུས་པ 〔语〕收集；总集于一处。

ཧབས་པ 〔动〕搜集；收集；握拢于手。

ཧམ་ཟ 同 ཧོམ་ཟ。

ཧར 〔象〕嘈杂声，吵闹声。

ཧར་རྒྱབ་པ 同 ཧར་བྱེད་པ

〔语〕吵闹。

ཨུར་སྒྲ 〔名〕1.无意义的吵闹声，戏笑声。2.暴风雨声；空中之声。

ཨུར་སྒྲོག 〔名〕宣扬，喧嚷；喧嚣，声张。

ཨུར་ཆ 〔名〕抛石之器；抛索。

ཨུར་ཆིལ་ལེ 〔象〕扑棱棱（鸟群惊飞声）。

ཨུར་དིང 〔名〕小钟，磬。

ཨུར་རྡོ 〔名〕用投石器抛出的石头。

ཨུར་པའི་བྱི་སྐོགས 〔名〕蝉蜕（药）。

ཨུར་བ 〔名〕1.蚱蜢。2.喋喋声；吵杂声。

ཨུར་བྱེད་པ 同 ཨུར་རྒྱབ་པ。

ཨུར་རྒྱུགས 〔名〕狂跑。

ཨུར་ས 〔名〕烟尘，尘土。

ཨུར་ཟིང 〔形〕嘈杂，乱噪，风潮。

ཨུར་ཨུར 〔象〕1.喧闹声。2.流水声。3.着火声。4.风呼声。

ཨུར་ཨུར་ཆིལ་ཆིལ 〔形〕轰轰烈烈。

ཨུར་ལངས 〔语〕1.群起（如鸟群惊飞）。2.起哄，噪起。3.嚣张。

ཨུར་བགད 〔语〕吹牛，夸张；渲染，声张。

ཨུལ་བུ 〔名〕褐子上的线结头。

ཨོ 〔代〕1.我们。2.此；这个。〔象〕吁；哦。

ཨོ་དཀྲོག་འཁྲུལ་ཆས 〔名〕奶油搅拌器；牛奶分离器。

ཨོ་སྐོལ 〔代〕（古）我们，咱们。

ཨོ་བརྒྱལ 〔名〕1.疲倦。2.困难。3.辛苦；麻烦；打扰；劳驾。

ཨོ་ཅག 〔代〕我们。

ཨོ་ཚོག 〔数〕凡所有，一切，如：དགའོ་ཚོག 凡所喜，མདའོ་ཚོག 所有的箭。

ཨོ་ཆགས་པ 〔名〕奶皮，奶

凝结的油皮。

འོ་ཆུ 〔名〕乳与水；水乳。

འོ་ཆུ་གཅིག་འདྲེས 〔语〕水乳交融（比喻彼此感情的融洽）。

འོ་ཇ 〔名〕奶茶。

འོ་རྗེན 同 འོ་སྙེན 〔名〕生乳；未煮的奶。

འོ་སྙིགས 〔名〕1.奶中沉淀的脏物。2.桦树；赤杨树；枫树。

འོ་ཐུག 〔名〕牛奶熬的粥或煮的面。

འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས 〔名〕哺乳动物。

འོ་དོད 〔象〕悲啼，哀号；悲恸，呼救。

འོ་ན 〔连〕然则，那末。

འོ་འདི 〔代〕这个。

འོ་ཕྱེ 〔名〕奶粉。

འོ་བྱམས་པ 〔语〕爱恋。

འོ་བྱེད་པ 〔语〕接吻。

འོ་མ 〔名〕乳；奶子。

འོ་མ་ཅན 〔名〕1.有乳者。2.同 འོ་མ་ཤིང。

འོ་མ་ཤིང 〔名〕乳果树。

འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ 参看 འོ་མཚོ。

འོ་ཚགས 〔名〕牛奶过滤器。

འོ་ཚབ་ཕྱེ་མ 〔名〕代乳粉。

འོ་མཚོ 同 འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ 〔名〕乳湖（借喻）；诚心。

འོ་ཟས 〔名〕奶食，奶制品。

འོ་ཟྲི་བ 〔形〕晨光熹微，微光。

འོ་གཟེ་བ 同 འོ་བཟེ་བ 〔形〕精干；矫捷。

འོ་ཚོ 参看 ང་ཚོ。

འོ་རུལ 〔名〕腐坏的乳。

འོ་སྙེན 同 འོ་རྗེན。

འོ་ལགས 〔语〕为答应的语词：哦！是！

འོ་སེ 〔名〕桑树。

འོ་གསར 〔名〕鲜奶。

འོག 〔名〕1.下，下面。2.下部，下身。

འོག་གྲབས 〔语〕即刻的准备，预备。

འོག་འགྱུ 〔名〕1.思想反映；思想活动。2.零碎。

འོག་འགྲིམ 〔语〕从容游历；慢慢寻访。

འོག་འཇུག 〔名〕衬衣，衬衫，汗衫。

འོག་གདན 〔名〕垫子，坐垫。

འོག་རྡོ 〔名〕1.砧。2.石磨的下扇。

འོག་པག 〔名〕妇女遮羞下身的围布；妇女的腰带。

འོག་དཔེ 〔名〕底样，印格。

འོག་མ 〔名〕1.下，下面。2.末尾者，后者。

འོག་མིག་བལྟས 〔语〕低头看；偷看，瞟。

འོག་མིན 〔名〕色究竟天（佛），仙境。

འོག་ཚམ 〔名〕须，髯。

འོག་གཞི 〔名〕下层，基础；地基。

འོག་རིམ 〔名〕下级，下层。

འོག་རོལ་ཏུ 〔语〕以后，后来，将来。

འོག་རླུང 〔名〕屁。

འོག་ལམ 〔名〕肛门。

འོག་ལུད 〔名〕基肥，底肥。

འོག་ལེན 〔名〕考试者。

འོག་ཤལ 〔名〕嗉子。

འོག་བཤལ 〔名〕泻肚，下泻。

འོག་གསང 〔名〕下隙，隐秘。

འོང་སྐོར 〔名〕望果节（藏历七月藏族人民祝贺丰收的一个节日）。

འོང་ཁ 〔名〕长着庄稼的农田，田间，地埂。

འོང་བ 〔动〕1.未来式为 འོང，过去式为 འོངས。来，至，到达。2.适合，可以，可行，与动词合并时表示未来。

འོངས་པ 〔动〕为 འོང་བ 的过去式。

འོད 〔名〕光，光亮。

འོད་སྐོར 〔名〕 1.光圈；光明环绕的圈子。2.灯笼。

འོད་བཀྱེ་བ 〔语〕 放光；发光；散布光明。

འོད་བཀྲ་བ 〔语〕 光辉灿烂，光明炽燃。

འོད་སྒོར 〔名〕 光圈。

འོད་ཆེམ་ཆེམ 〔形〕 闪耀，辉煌。

འོད་སྟོང 〔名〕 千光，光辉。

འོད་སྟོང་ཅན 〔名〕 千光者，太阳(藻)。

འོད་སྟོང་འབར་བ 〔语〕 光辉灿烂。

འོད་མདངས 〔名〕 光泽，光彩。

འོད་མདངས་བཀྲ་བ 〔语〕 光辉灿烂，粼粼，五光十色，鲜艳夺目。

འོད་མདའ 〔名〕 光柱，光束。

འོད་མདེའུ 〔名〕 曳光弹，照明弹。

འོད་མདེལ 〔名〕 照明弹。

འོད་ལྡན 〔名〕 1.有光者，太阳。2.好色者，多情者。3.金星；金曜。

འོད་ནུས 〔名〕 光能。

འོད་པ 〔动〕(古) 有。〔名〕 沟渠。

འོད་མ 〔名〕 竹，百节竹。

འོད་ཚད 〔名〕 光度。

འོད་འཚེར་བ 〔语〕 光辉闪耀；光明炽燃，发光。

འོད་ཟེར 〔名〕 光；光线；光明；光芒，光辉。

འོད་ཟེར་སྟོང་ལྡན 〔语〕 光辉，光芒万丈。

འོད་རིག 〔名〕 光学。

འོད་རིམ 〔名〕 光谱。

འོད་རིམ་རིག་པ 〔名〕 光谱学。

འོད་རླབས 〔名〕 光波。

འོད་ལོ 〔名〕 光年。

འོད་གསལ 〔名〕 1.光明。2.天的别名。

འོན 〔名〕 小豆。〔连〕 同 འོ་ན 或 འོན་ཏེ。

འོན་ཀྱང 〔连〕虽然；尚；仍；但。

འོན་ལྐུགས་ནད་རིགས 〔名〕聋哑症。

འོན་ཏང 〔连〕但是，然而。

འོན་ཏེ 〔连〕可是，但是。

འོན་པ 〔名〕聋子。〔动〕聋。

འོན་སངས 〔名〕复聪。

འོན་སེང 〔名〕1.偷听；探听。2.侦察；调查。

འོབས 〔名〕1.沟渠；坑；壕。2.熊类之兽（面白、身如火色）。

འོམ་བུ 或 ཨོམ་བུ 〔名〕沙柳；三川柳，西河柳（药）。

འོམ་བུ་མེ་ཏོག་ཟིང་དམར 〔名〕水柏枝（药）。

འོར 〔名〕1.同 འོར་ནད。2.次数。

འོར་ཁུང 〔名〕水洞。

འོར་འགའ 同 རེས་འགའ 〔副〕不常；间或；几次。

འོར་ཆེ་བ 〔语〕1.大恩。2.多谢；谢谢；感恩。

འོར་ནད 〔名〕水肿；水疱。

འོར་བ 〔动〕（古）丢弃。

འོར་མ 〔量〕次数。

འོལ 〔名〕1.亚麻。2.金花菜。3.零陵香草类。

འོལ་ཀ 同 ཡུར་ཀ 〔名〕水沟；渠道。

འོལ་ཁ 〔形〕青灰色（如鸠鸟色）。〔名〕1.青灰马。2.区域。

འོལ་མདུད 同 ཨོལ་མདུད 〔名〕喉头。

འོལ་པ 〔名〕斑鸠。

འོལ་སྤྱི 同 རགས་ཙམ 〔副〕粗略；大概。

འོལ་སྤྱི་ཙམ 〔副〕笼统。

འོལ་བ 〔名〕1.老鹰。2.青灰色。

འོལ་མ་མཆིས 〔语〕根本想不到。

འོལ་མོ 〔名〕1.西藏一地名。2.牛膝（药）。3.益母草（药）。

འོལ་སྒོ་སེ 〔名〕1.牛膝(药)。2.益母草(药)。

འོལ་སྒོ་སེ་བོ་མ་ཆུང་བ 〔名〕小叶莲(药)。

འོལ་སྒོ་སེ་བོ་མ་ཆེ་བ 〔名〕八角莲(药)。

འོལ་ཚོད 〔名〕1.猜度,猜疑。2.大概。

འོལ་ཚོད་ཙམ 〔副〕约略,大概。

འོལ་ཡད 〔语〕估计……也……;大概……也……。

འོས་འགན 〔名〕义务。

འོས་འགབ 〔语〕(古)合理,适当。

འོས་པ 或 འོས 同 འགྲིག་པ 〔动〕1.合适,合宜。2.正当;应理,合理。

འོས་བབ 〔名〕资格。

འོས་མི 〔名〕候选人。

འོས་མིན་འགྲིག་ཐབས 〔语〕妥协;调和;迁就;和稀泥。

འོས་འཚམས 〔形〕极合,适合,合理。

འོས་ཤིང་རིགས་པ 〔语〕合理。

འོས་ལངས 〔名〕起义。

འོས་ལངས་དམག 〔名〕起义军。

ཡ

ཡ 〔名〕1.单；奇数；只。2.匹敌；配对。3.上；上部。〔象〕1.喂；唉。2.是；对（表示答应）。〔助〕一般置于劝令式动词之后，相当于汉语中的"吧"、"啊"、"呀"等意，如：ཟོ་ཡ 吃呀。

ཡ་ཀྲི་ཚའོ 〔名〕（汉）鸭跖草（药）。

ཡ་རྐན 〔名〕上腭。

ཡ་མཁལ 同 ཡ་མགལ 〔名〕1.上唇。2.上牙床。

ཡ་ག 〔名〕恶语；恶言。〔形〕为 ཡག 的变音，较好（拉萨口语）。

ཡ་གི 〔语〕上头；上面。

ཡ་གྱལ 〔名〕只；单；奇数；单独；孤独。

ཡ་གྲངས 〔名〕奇数；单数。

ཡ་གླིང 即 ཡ་ཤི་ཡ་གླིང 〔名〕亚洲（亚细亚洲）。

ཡ་མགལ 参看 ཡ་མཁལ。

ཡ་ང་བ 〔形〕痛苦；惊惶；可怖。

ཡ་མཆུ 〔名〕上唇。

ཡ་ཉག་པ 〔形〕降低，凹下；坎坷；不平。

ཡ་ཏོག 〔名〕顶；屋顶；塔顶。

ཡ་བཏགས 〔名〕藏文 ཡ 下加字"ྱ"的名称。

ཡ་ཐེམ 〔名〕门楣。

ཡ་ཐོག 〔名〕1.屋顶。2.昔日；远古；原始。

ཡ་ཐོད 〔名〕额的上部；头盖骨。

ཡ་མཐའ 〔名〕1.起始。2.最高限度。3.上边。

ཡ་གདུང 〔名〕苦楚，心里的

痛苦。

ཡ་པོ 〔名〕1.敌方；对手。2.屠夫；行刑者。

ཡ་ཕུབས 〔名〕屋顶。

ཡ་བོ 〔名〕浪子，游荡者。

ཡ་བྲལ 〔名〕孤独；离群；失伴；分裂。

ཡ་མ 〔名〕1.上下。2.鬓；太阳穴。

ཡ་མ་ཟུང 〔形〕1.不成双；不能成对，不能配合的；对称不起来的。2.交替出现的，杂样的；不三不四的。

ཡ་མ་གཟུགས 〔名〕畸形，不伦不类。

ཡ་མ་བརྫ 〔形〕不真实；无意义。

ཡ་མེད 〔名〕孤独，单一；失伴；无侣。

ཡ་ཚད་པ 〔名〕上等人；大士。

ཡ་མཚན 〔形〕奇异；稀有；罕见；惊奇。

ཡ་ཟ་མ་ཞུག 〔语〕食不消而下泻。

ཡ་བཟུང་བྱེད་པ 〔语〕作对。

ཡ་ཡུག 〔形〕莽撞；冒失。

ཡ་ཡོ 〔形〕1.弯曲的；歪斜的。2.诡谲；欺诈。

ཡ་ཡོ་བོ 〔形〕情绪不安；心情动荡。

ཡ་ཡོམ 〔形〕摇摆；晃荡；忐忑不安。

ཡ་རབས 〔名〕上等；上流；优等；高尚；上进。

ཡ་རི 〔名〕上面的山。

ཡ་རུ 〔名〕一岁的牦牛犊。

ཡ་རེ་ཆ 〔形〕1.可怖；可怕。2.奇怪；稀有。

ཡ་ལ་འཛུགས་པ 〔语〕（蒙）诬赖。

ཡ་ལད 〔名〕铠；甲胄；盔甲。

ཡ་ལན་བྱེད 〔语〕对策。

ཡ་ལེ་ཡོ་ལེ 〔形〕萎靡不振；疲疲沓沓；吊儿郎当。

ཡ་སོ 〔名〕上牙；上齿。

ཡག་ཉེས 〔形〕优劣；好坏。

ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེགས 〔语〕精益求精；锦上添花。

ཡག་པ 〔形〕好；美；善；佳；优；俊。

ཡག་པོ 参看 ཡག་པ。

ཡག་མ 〔名〕好的；漂亮的；新鲜的。

ཡང 〔副〕或〔连〕为藏文文法 ཚིག་རྒྱན 用字之一。1.虽然；但是。2.也，又。3.用于句首为发端语词时，义为"复次"、"另外"、"于是"、"话说"等。

ཡང་སྐྱར་རྫར་ལོག 〔语〕反扑。

ཡང་བསྐྱར 〔副〕再；屡，又；重复；反复。

ཡང་རྒོད 〔语〕极残暴，极粗野。

ཡང་སྒོས 〔副〕尤其，更加，特别。

ཡང་ངེ་ཡིང་ངེ 〔形〕飘飘然。

ཡང་ལྗི 〔形〕轻重。

ཡང་འཇུག 〔名〕藏文又后加字，即 ད་ས 二字。

ཡང་སྙིང 〔形〕或〔副〕究竟；到底；真实的；实在的。〔名〕核心中的核心，精华中的精华。

ཡང་ཏི 〔名〕玉石；羊脂玉。

ཡང་ཏིག 〔形〕真实的，实在的；到底；究竟。

ཡང་ཐོག 〔名〕1.多层楼房。2.最高处，楼顶。

ཡང་དག 〔形〕实在；真实；正确的，确然的；无疑的；纯洁的。

ཡང་དག་པ 〔形〕正确。

ཡང་དང་ཡང་དུ 或 ཡང་…ནས་ཡང་དུ 〔副〕一再，反复，屡次，再三再四。

ཡང་སྟེགས 〔名〕阳台；屋顶的平台。

ཡང་ན 〔连〕或者；再者。

ཡང་ནས་ཡང་དུ 同 ཡང་དང་ཡང་དུ。

ཡང་སྣུམ 〔名〕轻油（从石油中分馏出来的汽油、煤油、柴油等油类）。

ཡང་པོ 〔形〕轻。

ཡང་ཕྱི 〔名〕曾祖母。

ཡང་བ 同 ཡང་པོ。

ཡང་བའི་བཟོ་ལས 〔名〕轻工业。

ཡང་མ 〔名〕祖母。

ཡང་མིག 〔名〕门环；门扣。

ཡང་མེས 〔名〕曾祖。

ཡང་རྩལ 〔名〕1.轻捷的技巧；特技。2.快当；轻捷。

ཡང་རྩེ 〔名〕1.极顶；最高顶；最高峰；尖端。2.上游；冠军。

ཡང་ཚ 〔名〕曾孙；外孙。

ཡང་ཚ་བུ་མོ 〔名〕孙女。

ཡང་ཟབ 〔形〕极深。

ཡང་ཟོར་ཅན 〔名〕或〔形〕轻快的；轻便的；简便的。

ཡང་ཡང 〔副〕一再；再三。

ཡང་ཡིད 〔形〕头晕；昏晕。

ཡང་སོས 〔名〕复活；复苏；恢复。

ཡང་སློབ 〔名〕徒孙。

ཡང་གསང 〔形〕绝密。

ཡང་ཨེར་ལན 〔名〕(汉)羊耳兰(药)。

ཡངས་པ 〔形〕宽广；广袤。

ཡངས་པ་ཅན 〔名〕1.羊八井(西藏当雄县的一个地名)。2.西藏北部的广严寺。3.印度古代的毗舍离城。

ཡན 与 མན 相对〔名〕上，在上；前，在前。

ཡན་ཆད 与 མན་ཆད 相对〔名〕上边；以上；以前。

ཡན་པ 〔形〕1.无主的，未耕种的；荒芜的。2.自由的；浪荡的。〔副〕另外；其它。

ཡན་པ་བ 〔名〕个别者，另外者。

ཡན་མན 〔名〕上下，前后，左右。

ཡན་ལག 〔名〕1.支分；肢体；支流；树枝。2.附加物；附录。

ཡན་ལག་ཅན 〔名〕主体；有支分者；有肢体者。

ཡན་ལག་རིངས་ཁྱམ 〔语〕

痉挛。

ཡན་ལིང་ཚའོ 〔名〕（汉）延龄草（药）。

ཡབ 〔名〕父亲（敬）。

ཡབ་པ 〔动〕1.摇摆；摇动；震动。2.藏匿；隐避。

ཡབ་བེ་ཡོབ་བེ 〔形〕松松夸夸。

ཡབ་མེས 〔名〕父祖；祖先；祖宗。

ཡབ་མོ 〔名〕1.招呼。2.扇子；挥舞物。

ཡབ་གཞི 〔名〕父业；父产（敬）。

ཡམ་བུ 〔名〕杨布城，尼泊尔之旧都城名。

ཡམ་མེ་བ 〔形〕1.草率；粗率；粗鄙；庸俗。2.虚伪。

ཡམ་མེ་ཡོམ་མེ 〔形〕松松夸夸；摇摇晃晃；摇摇摆摆。

ཡམ་ཡོམ 〔形〕1.庸俗；粗鄙。2.没有主见；摇摆不定。

ཡམས 〔名〕瘟疾；传染病。

ཡར 与 **མར** 相对 〔副〕上；在上。

ཡར་ཀླུང 〔名〕雅砻（西藏一地名）。

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ 〔名〕雅鲁藏布江（在西藏境内）。

ཡར་དཀན 〔名〕险坡；陡坡。

ཡར་སྐྱེད 〔语〕1.生长；成长。2.上进。

ཡར་རྒྱས 〔语〕进展；发展。

ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ 〔语〕提高。

ཡར་ངོ 〔名〕上弦；上旬；上半月。

ཡར་ཐོན 〔名〕先进；先锋。

ཡར་བ 〔动〕逃跑。

ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ 〔名〕羊卓雍湖（在西藏浪卡子县境内）。

ཡར་མ 〔名〕产犊后第二年末产犊仍挤奶的乳牛。

ཡར་མར 〔名〕上下。

ཡར་བཞེངས 〔语〕请起立；站起来（敬）。

ཡར་འདངས 〔动〕起来。

ཡར་ལངས་པ 〔语〕翻身。

ཡར་ལངས་པའི་ལོ་རྒྱུས 〔名〕翻身史。

ཡར་ཐོངས 〔动〕起来；起立。

ཡར་སེམས 〔名〕上进心，进取心。

ཡལ་ག 〔名〕枝；树枝。

ཡལ་འདབ 〔名〕叶子；枝叶。

ཡལ་སྡོང 〔名〕1.枝干。2.枝丛。

ཡལ་སྣུམ 〔名〕挥发油。

ཡལ་བ 〔动〕1.消失；消散；消耗。2.退缩；减除。

ཡལ་མེ 〔名〕火焰；火花；火星。

ཡལ་བརྫོགས 〔语〕赌；赌胜；赌咒。

ཡལ་ཡུལ 〔副〕霎那；瞬息；眨眼间。

ཡལ་ཡོལ 〔形〕浮泛；漫不经心。

ཡས་གདུན 〔名〕柞。

ཡས་མས 〔名〕上下；左右。

ཡི 〔介〕为藏文文法 འབྲེལ་སྒྲ 用字之一。

ཡི་ག 同 དད་ག 〔名〕食欲；胃口。

ཡི་ག་ཆེན་དུ་འཕྱུར་བ 〔语〕反胃。

ཡི་ག་འགག་པ 〔语〕食欲不振。

ཡི་ག་འབྱེད་པ 〔语〕胃口舒畅；胃口正常；消化良好。

ཡི་གར་འཐོན་པ 〔语〕合乎胃口；合意；心中喜悦。

ཡི་གེ 〔名〕1.字；文字；字母。2.书信；文件。

ཡི་གེ་མཁན 同 ཡི་གེ་པ 〔名〕文书；缮写员。

ཡི་གེ་མི་ཤེས 〔语〕不识字。

ཡི་གེ་སློབ་པ 〔语〕读书；学习文字。

ཡི་ཆད 〔名〕失意；灰心；失望。

ཡི་ཆད་པ 〔语〕灰心；丧气；失望；气馁。

ཡི་དྭགས 〔名〕饿鬼；六道的一道(佛)。

ཡི་དམ 〔名〕本尊；护法神(佛)。

ཡི་ཆག་པ 同 ཡིད་ཆག་པ 〔语〕灰心；沮丧；懊恼。

ཡི་ཙི 〔名〕(汉)胰子；肥皂。

ཡི་རང་བ 〔名〕随喜。〔形〕1.喜悦；高兴。2.赞成。

ཡི་གསོད 〔形〕灰心；颓丧；厌倦。

ཡིག 参看 ཡི་གེ。

ཡིག་དཀར 〔名〕正楷；楷书(安多口语)。

ཡིག་སྦྲེལ་གློག་འཕྲིན 〔名〕邮电。

ཡིག་སྦྲེལ་པ 〔名〕邮递员；邮差。

ཡིག་བསྐུར 〔名〕书信；信札。

ཡིག་མཁན 〔名〕文书，缮写员。

ཡིག་གློག 〔名〕邮电。

ཡིག་རྒྱུགས 〔名〕笔试；考试。

ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་ས 〔名〕考场。

ཡིག་སྒམ 〔名〕邮箱；信箱。

ཡིག་སྒྱུར 〔名〕翻译；笔译。

ཡིག་སྒྲིལ 〔名〕案卷。

ཡིག་ཆ 〔名〕书籍；文件。

ཡིག་ཆས 〔名〕文具。

ཡིག་ཆུང 〔名〕小字；缩小形体的字。

ཡིག་ཆེན་ཚགས་པར 〔名〕大字报。

ཡིག་རྙིང 〔名〕古文；文言文。

ཡིག་ཤུམ 同 ཡིག་ཤུབས 〔名〕信封。

ཡིག་ངོས 〔名〕书面；字面。

ཡིག་དྲུག 即 ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ 〔名〕六字咒语(佛教迷信的咒语)。

ཡིག་ནག 〔名〕草书；草字；草体字(安多口语)。

ཡིག་ནོར 〔名〕错字；别字。

ཡིག་པར 〔名〕字模。

ཡིག་འབྲུ 〔名〕单字；单词。

ཡིག་རྨོངས 〔名〕文盲。

ཡིག་ཚང 〔名〕译仓；秘书处；文书处；档案馆。

ཡིག་ཚུགས 同 ཡིག་གཟུགས。

ཡིག་མཛོད 〔名〕1.文库。2.字汇；字典。

ཡིག་ཟམ 〔名〕邮递(送信件的驿站)。

ཡིག་སྒམ 〔名〕邮筒。

ཡིག་གཟུགས 或 ཡིག་ཚུགས 〔名〕字帖；字形；字体；字迹；笔迹。

ཡིག་རིགས 〔名〕文件；档案；材料；资料；字类。

ཡིག་ལན 〔名〕回信；复文；复信。

ཡིག་སློང 同 ཡིག་རྨོངས。

ཡིག་ཕྲུབས 参看 ཡིག་ཟུམ。

ཡིག་ཤོག 〔名〕1.信笺；信纸。2.稿纸。

ཡིག་ཧྲུལ 〔名〕错字；别字。

ཡིད 〔名〕意；心；心灵。

ཡིད་སྐྱོ་བ 〔语〕忧郁；愁闷；懊恼；悔恨。

ཡིད་འཁོལ 〔语〕心焦；心如油煎。

ཡིད་དགའི་ལྗོན 〔名〕悦意树；欢喜树(神话中的树名)。

ཡིད་འཕྲོགས 〔名〕1.恋人；情友。2.一种病。

ཡིད་རྒོད་པ 〔形〕1.心中烦躁。2.心野；心花怒放。

ཡིད་གཅུགས 〔形〕亲爱；和睦；和爱。

ཡིད་ཆགས་པ 〔语〕倾心；爱恋；迷恋。

ཡིད་ཆད་པ 〔语〕灰心；丧气；泄气；失望。

ཡིད་ཆེས་པ 〔语〕相信；信任，

ཡིད་འཇགས 〔名〕安心。

ཡིད་འཇོག་པ 〔语〕留心；注意。

ཡིད་གཉིས 〔语〕踌躇；狐疑；三心二意。

ཡིད་རྟོན 〔名〕信任。

ཡིད་བརྟན 〔语〕坚信；诚意。

ཡིད་འཐད་པ 〔语〕同意。

ཡིད་དུ་འོང་བ 参看 ཡིད་འོང་བ。

ཡིད་གདུང་བ 〔语〕忧愁，悲伤；惨苦。

ཡིད་འདུན་པ 〔语〕意愿，向往；盼望。

ཡིད་མནགས་པ 或 ཡིད་བརྣགས་པ 〔语〕忍耐；忍受。

ཡིད་ཕམ 〔语〕扫兴；沮丧；灰心；遗憾。

ཡིད་ཕམ་པོ 〔语〕难过。

ཡིད་ཕྲིད 同 ཡིད་ཆགས་པ。

ཡིད་འཕྲོག 〔语〕动心；迷人；消魂夺魄；美不可言。

ཡིད་བྲེལ་བ 〔语〕心慌意乱。

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ 〔语〕动人；消魂夺魄。

ཡིད་སྐྱུག་པ 〔语〕灰心，沮丧；懊恼；苦恼；烦闷。

ཡིད་མེས 〔名〕百合花。

ཡིད་སྨྱོས་པ 〔语〕醉心；陶醉。

ཡིད་སྨོན་པ 〔语〕心愿；愿望；希求。

ཡིད་འཛིན 〔名〕记；记忆。

ཡིད་གཞུང 〔形〕诚实；忠实；正直。

ཡིད་གཞུངས་པ 〔形〕1.聪明；颖悟。2.正直。

ཡིད་བཞིན 〔语〕如意；称心。

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ 〔语〕如意宝珠。

ཡིད་འོང 为 ཡིད་དུ་འོང་བ 的缩写〔语〕1.满意；悦意；合意；可意。2.美丽，可爱。

ཡིད་འོང་མ 〔名〕美女；意中人；可意女。

ཡིད་ལོག་པ 〔语〕1.疲倦；疲劳。2.厌弃；憎恶。

ཡིན 或 ཡིན་པ 〔动〕是；为；系；乃；肯定。

ཡིན་ཁུལ 〔语〕似乎是；好象是；装作是。

ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག 〔语〕

务必；一定；无论如何。

ཡིན་མིན 〔动〕是非；是否。

ཡིན་མིན་ལོག་རྫོག 〔语〕颠倒是非。

ཡིན་ཚུལ 〔形〕好象是。

ཡིན་ཧྥན་པེ་ཙེའི 〔名〕(汉)银粉背蕨(药)。

ཡིབ 〔名〕房檐。

ཡིབ་སྟོད 〔名〕荫蔽。

ཡིབ་པ 〔动〕未来式为 ཡིབ，过去式及命令式为 ཡིབས。匿藏；隐匿；躲藏。

ཡིབས 〔动〕为 ཡིབ་པ 的过去式和命令式。

ཡུ་ག 或 ཡུ་ཁ 〔名〕燕麦。

ཡུ་གུ་ཤིང 〔名〕三七(药)。

ཡུ་གུ་ཤིང་དཀར་པོ 〔名〕一扫光(药)。

ཡུ་གུ་ཤིང་ནག་པོ 〔名〕茜草(药)。

ཡུ་བ 〔名〕1.把；柄。2.靴腰.

ཡུ་ཧོ 〔名〕无角的牛。

ཡུ་མོ 〔名〕母鹿。

ཡུ་མོ་མདེའུ་འབྱིན 〔名〕假楼斗菜(药)。

ཡུ་ཕ 〔名〕豆类熬成的汁。

ཡུག 〔量〕匹(布类)；整匹。

ཡུག་ག་དཀར་པོ 〔名〕莜麦；燕麦。

ཡུག་པ 〔名〕(古)脚与腿。

ཡུག་ཕྲན 同 ཡུག。

ཡུགས 〔动〕为 གཡུག་པ 的命令式。

ཡུགས་ཕོ 〔名〕鳏夫。

ཡུགས་མོ 〔名〕寡妇。

ཡུགས་ས་མ 参看 ཡུགས་མོ。

ཡུང་མདོག 〔名〕姜黄色；郁金色。

ཡུང་བ 参看 སྐ་སེར。

ཡུང་མ 〔名〕芜菁；蔓菁；芫根。

ཡུངས་དཀར 〔名〕白芥子(药)。

ཡུངས་ནག 〔名〕黑芥子(药)。

ཡུད་ཙམ 〔副〕须臾；顷刻；即

刻；瞬息；霎时。

ཡུན་གཏན 〔名〕永恒。

ཡུན་བརྟན 〔形〕持久。

ཡུན་ཐུང 〔名〕短促；短暂；短时间。

ཡུན་གནས 〔名〕持久；长存；长在。

ཡུན་རིང 〔名〕长远；长时；长期；持久。

ཡུན་རིང་པོ 〔名〕永远；持久。

ཡུམ 〔名〕母(敬)。

ཡུར་འཇོར 〔名〕锄头。

ཡུར་འདྲེན 〔语〕1.开渠。2.引水灌田。

ཡུར་པོ་ཆེ 〔名〕大沟；大渠。

ཡུར་ཕྲན 〔名〕小沟；小渠。

ཡུར་བ 〔名〕水渠。〔动〕1.锄；铲除。2.睡。

ཡུར་མ 〔名〕莠草；杂草。

ཡུར་རྩ 同 ཡུར་མ。

ཡུལ 〔名〕1.地方；境域；区域。2.家；家乡。3.境。

ཡུལ་སྐད 〔名〕方言；土语。

ཡུལ་སྐོར 〔名〕旅行；游历。

ཡུལ་ཁམས 〔名〕地方。

ཡུལ་འཁོར 〔名〕1.区域；地区范围。2.小国；邦。

ཡུལ་འཁྱམ 〔名〕流亡。

ཡུལ་འཁྱར 〔名〕流亡；流浪；流窜。

ཡུལ་གྱི་གཟེད་མ 〔名〕恶霸；土豪。

ཡུལ་གྲུ 〔名〕地区；区域。

ཡུལ་གྲོགས 〔名〕同乡；乡友；老乡。

ཡུལ་གླུ 〔名〕民歌；民谣。

ཡུལ་ཅན 〔名〕有境(佛)。

ཡུལ་ཆོས 〔名〕乡俗。

ཡུལ་ལྗོངས 〔名〕区域；景色；景物；风光。

ཡུལ་ཐང 为 ཡུལ་གྱི་རིན་ཐང 的缩写〔名〕当地价格，当地的行情市价。

ཡུལ་ཐབས 〔名〕土法。

ཡུལ་ནོར 〔名〕土货；土产。

ཡུལ་ནོར་དངོས་རྫས 〔名〕土特产。

ཡུལ་སྡེ 〔名〕村镇；村落。

ཡུལ་ནད 〔名〕地方病。

ཡུལ་དཔོན 〔名〕地方官员。

ཡུལ་སྒྲུང་བ 〔名〕流放；流放者；充军；充军者；被发配者.

ཡུལ་ཕྱོགས 〔名〕1.地方。2.家乡；故乡。

ཡུལ་བབ 〔名〕风景；地势；本地情况。

ཡུལ་བྱོལ 〔语〕流亡；逃亡；流浪；逃跑。

ཡུལ་དབུས 〔名〕1.西藏的拉萨。2.大地的中心。

ཡུལ་མི 〔名〕1.本地人。2.乡亲；同乡。

ཡུལ་དམག 〔名〕民兵。

ཡུལ་ཚིག 〔名〕宾语。

ཡུལ་ཚོ 〔名〕村庄；村落。

ཡུལ་མཚམས 〔名〕境界；地界；区划。

ཡུལ་རྫས 同 ཡུལ་ནོར་དངོས་རྫས。

ཡུལ་གཞས 〔名〕歌谣；民谣。

ཡུལ་བཟང 〔名〕佳境。

ཡུལ་ཡུལ་པོ 〔名〕羞耻；怯惧；畏惧。

ཡུལ་ལུགས 〔名〕乡俗。

ཡུལ་སྲོལ 〔名〕地方习俗。

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས 〔语〕风俗习惯；风土人情。

ཡུལ་ལྷ 〔名〕山神。

ཡུས 〔副〕（古）真实；实在。

ཡུས་བཀད 〔动〕夸功。

ཡེ་ནས 同 ཐ་བ་ནས 〔副〕1.从来；从开始。2.根本；本来；完全。

ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཧའི་ཆོས་ལུགས 〔名〕基督教。

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས 〔名〕耶稣教；基督教。

ཡེ་ཤེས 〔名〕智；智慧。

ཡེགས་པ 〔形〕（古）蓬松；散

发；松散。

ཡེང་རེ་བ 〔形〕散乱；心狂乱的情况。

ཡེང་ཡེང་བ 同 ཡེང་རེ་བ。

ཡེངས 〔动〕为 གཡེང་བ 的命令式。

ཡེན་པ 〔形〕放荡；散漫。

ཡེར་བ 〔形〕 1.未睡着。2.畏惧。

ཡེར་བ་འཁྱུགས 〔形〕熟睡；沉睡。

ཡེར་རེ 或 ཡེར་རེ་བ 〔形〕清醒；醒觉。

ཡེར་རེ་སེང་ངེ 参看 ཡེར་རེ。

ཡེལ་བ 同 གཡེལ་བ 〔形〕懒散；怠惰；疲沓。

ཡོ 〔形〕俱；完全；一切。

ཡོ་འཁྱོགས་པ 〔形〕弯曲的；歪曲的。

ཡོ་ག 〔名〕（梵）1.瑜伽，身语意相应，即静坐或入定的意思。2.瑜伽部（佛）。3.木棍（搅奶拨火等用具）。4.木纺锤。

ཡོ་ཆས 〔名〕器材；器具；物件；工具。

ཡོ་བ 〔形〕1.歪；斜；弯曲；倾斜。2.狡猾；诡诈。

ཡོ་བྱད 〔名〕家具；器具；资具。

ཡོ་འབོག 〔名〕榆树。

ཡོ་ལངས 〔名〕喧杂；喧哗；吵闹。

ཡོ་ཡོ 〔形〕弯曲；歪曲。

ཡོ་ལོག་པ 〔形〕一切相反；完全相反。

ཡོ་བསྲང 〔形〕修正；纠正。

ཡོག 代 འོག 〔名〕下；下面。

ཡོག་རྩང 〔名〕茵陈蒿（药）。

ཡོག་པོ 或 ཡོག་ཤིང 〔名〕通火棍；拨火棒。

ཡོག་སོ 〔名〕鬼箭锦鸡儿（药）。

ཡོག་ཤིང 同 ཡོག་པོ。

ཡོགས 〔动〕为 གཡོག་པ 的命令式。

ཡོང་སྒོ 〔名〕收入。

ཡོང་དོན 〔名〕来意。

ཡོང་བ 〔动〕 1.来；来到。2.会；能。

ཡོང་འབབ 〔名〕 收入。

ཡོངས 〔形〕 总；共；全；皆；一切。

ཡོངས་ཁྱལ 〔形〕 总共；总括。

ཡོངས་ཁེབས 〔名〕 1.屋顶。2.盖。

ཡོངས་ཁྱབ 〔形〕 普及；普遍。

ཡོངས་ཁྱབ་བདེན་དོན 〔名〕 普遍真理。

ཡོངས་འཁོར 〔名〕 周围；环周。

ཡོངས་འཁྱིལ 〔语〕 围绕；环绕。

ཡོངས་གང 〔形〕 充满。

ཡོངས་གྲུབ 〔语〕 成功；完成；圆满成功。

ཡོངས་བགྲང 〔名〕 1.总算；总计。2.年的别名。

ཡོངས་བསྒྲགས་བརྡ་ཡིག 〔名〕 通报。

ཡོངས་གཏོད 〔名〕 普遍决定。

ཡོངས་རྟོགས 〔名〕 洞悉；通彻；完全了解。

ཡོངས་འདུ 〔名〕 1.公众场合。2.天界的树。

ཡོངས་འཛིན 〔名〕 1.摄持，内摄持如智慧，外摄持如师长(佛)。2.壬子年，3.总持一切者。4.转世喇嘛的师傅。

ཡོངས་རྫོགས 〔形〕 1.圆满；完满；全部完成。2.都；共；全部；全盘。

ཡོངས་རྫོགས་བཤད་པ 〔语〕 倾诉。

ཡོངས་སུ 〔副〕 全；总共；一切；全体；普遍；彻底。

ཡོངས་སུ་ཆད་པ 〔语〕 完全断绝。

ཡོད་དགུ 或 ཡོད་ཚད 〔名〕 所有一切；一切事物。

ཡོད་རྒྱུ་བསྔར་བ 〔语〕 全部奉送；奉献。

ཡོད་པ 〔动〕 有；在；存在。

ཡོད་ཚད 同 ཡོད་དགུ。

ཡོན 〔名〕1.布施。2.费用；价款。

ཡོན་ཆབ 〔名〕供水；净水。

ཡོན་ཏན 〔名〕功德(佛)；学问；学识；才能；特长；优点；效能。

ཡོན་ཏན་ཅན 〔名〕有功德者；有学问者；有才智者。

ཡོན་བདག 〔名〕施主；檀越；东道主。

ཡོན་རྩལ 〔名〕技能。

ཡོན་པོ 同 གཡོན་པོ 〔形〕歪斜；弯曲；不直。

ཡོན་པོར་བལྟ་བ 〔语〕蔑视；一种无畏的姿态。

ཡོན་འབུལ 〔语〕供献；供俸；布施。

ཡོན་སྦྱངས 〔语〕锻炼才智；研求学问。

ཡོན་ཚད 〔名〕水平(知识)。

ཡོན་རྫོང 〔名〕布施物。

ཡོན་སྦྲིའི་ཙི་ཙིང 〔名〕(汉)圆穗紫堇(药)。

ཡོབ 〔名〕1.台阶。2.马镫。3.坑；壕沟。

ཡོབ་ཐག 〔名〕镫带；系马镫的带子。

ཡོབ་པ 〔动〕摇摆；摇动；震动；挥动。

ཡོབ་ཡོབ 〔形〕摇摆；摇动；摇晃；晃荡。

ཡོབ་ལ་ཞོངས 〔语〕上镫；踩镫；上马。

ཡོམ་པ 〔形〕摇摆；颤动；摇动；震动。

ཡོམ་ཡོམ་པ 同 ཡོམ་པ。

ཡོར་ཡོར་བ 〔形〕1.颤动；摇摆。2.歪；斜。

ཡོར་ཤིང 〔名〕垂柳；红柳；沙柳。

ཡོལ་དཀར 〔名〕银幕。

ཡོལ་གོ 〔名〕器皿；家具。

ཡོལ་ཁྲམ 〔名〕屏风。

ཡོལ་བ 〔名〕帘；幔；幕。〔动〕越过；超过。

ཡོལ་བའི་རྒྱབ 〔名〕幕后。

ཡོལ་མེད་རྦབས 〔名〕波涛；海潮(指不可阻挡的历史潮流)。

ཡོས 〔名〕1.炒熟的青稞。2.兔；卯。

ཡོས་དྲལ 〔名〕爆花，爆炒后的米或玉米。

གཡག 〔名〕牡牦牛。

གཡག་རྒོད 〔名〕野牦牛。

གཡག་གཅག 〔名〕吆喝畜群在收割回来的庄稼上践踏，使之脱粒的一种打场法。

གཡག་ཤིང 〔名〕门闩。

གཡང 〔名〕1.福，福气，吉利。2.深谷，悬岩。

གཡང་དཀར 〔名〕绵羊。

གཡང་ཁ 〔名〕悬岩，险隘；深渊。

གཡང་ཏི 〔名〕(汉)玉，羊脂玉。

གཡང་ཟོ 同 གཡང་དཀར。

གཡང་གཞི 〔名〕1.皮。2.皮褥；皮垫。3.福源。

གཡང་བཤག 〔名〕绵羊的肉。

གཡང་ཟ་བ 〔语〕1.享受；坐享其成。2.毛骨悚然；畏怖。

གཡང་གཟའ 〔名〕吉星。

གཡང་གཟར 〔名〕深渊。

གཡང་རྡོང 〔名〕深渊；绝壁。

གཡང་ཕྱགས 〔语〕散披衣服。

གཡང་ཐོར་བ 〔语〕晦气；倒运；失运。

གཡང་ས 参看 གཡང་རྡོང。

གཡན་འབྲུ་འཐོར 〔语〕千疮百孔；疮疴蔓延。

གཡན་པ 〔名〕疮；疥癣(病)。

གཡབ 亦作 མདའ་གཡབ 〔名〕1.屋檐；凉棚。2.箭垛；城垛。

གཡབ་པ 〔动〕为 གཡོབ་པ 的未来式。

གཡབ་ཟོ 同 ཡབ་ཟོ。

གཡབ་གཡོབ 〔形〕摆动，摇晃；晃动。

གཡབས་པ 〔动〕为 གཡོབ་པ 的过去式。

གཡམ་སྒྲོམ 〔名〕石棺；石柜。

གཡམ་པ 〔名〕石片；薄石板。

གཡམ་ལ་རྒྱུགས 〔语〕追随；追逐；随声附合。

གཡའ 〔名〕1.锈。2.痒；癣疥(病)。3.石板；层岩石。

གཡའ་མཁྲང་བ 〔名〕牛皮癣(病)。

གཡའ་སྒོག 〔名〕石葱；石蒜。

གཡའ་ཆུ 〔名〕涧水；岩石中流出的水。

གཡའ་ཐིག 〔名〕1.铅线，铅笔画的线。2.锈斑。

གཡའ་དག་པ 〔形〕纯洁；脱锈。

གཡའ་སྤང 〔名〕1.石板。2.铜绿。3.石山和草地。

གཡའ་བ 〔名〕或〔动〕1.痒，发痒。2.发抖。

གཡའ་དྲི 〔名〕1.锈味。2.腋臭。

གཡའ་སྦལ 〔名〕铁蛇(药)。

གཡའ་སྨྱུག 〔名〕铅笔；石笔。

གཡའ་མཚམས 〔名〕山岩与草地的分界。

གཡའ་རི 〔名〕石山；石秃山；荒山。

གཡའ་ཤིང 〔名〕枫树。

གཡའ་གསང 〔语〕1.擦锈。2.灭癣。

གཡར་ཁམས 〔名〕身体；贵体。

གཡར་གྲངས 〔名〕借位数。

གཡར་ངོ 〔名〕1.口。2.脸(敬)。

གཡར་སྔ 〔名〕面前(敬)。

གཡར་འདྲེན་པ 同 སྤྱན་འདྲེན་པ 〔动〕邀请，迎请(敬)。

གཡར་པོ 〔名〕借贷物；所借的东西。

གཡར་སྤྱོད 〔名〕借用。

གཡར་བ 〔动〕为 གཡོར་བ 的未来式及过去式。

གཡར་མ 同 གཡར་པོ。

གཡར་ཚིག 〔名〕借词。

གཡར་རྫས 同 ཞལ་ཟས 〔名〕食品；饭食（敬）。

གཡར་འཛིན 〔名〕借条，借据。

གཡར་ཞུ 〔动〕告借；求借。

གཡར་གཟིགས 〔名〕1.看情面。2.借阅。

གཡར་ལེན་པ 〔语〕允许；承认（敬）。

གཡལ 〔名〕呵欠。

གཡལ་བ 〔动〕打呵欠。

གཡལ་ལེ་གཡོལ་ལེ 〔形〕躲躲闪闪。

གཡས་འཁྱིལ 〔名〕右旋，朝右旋转。

གཡས་འཁྱོག་གཡོན་འཁྱོག 〔形〕东倒西歪。

གཡས་ཟོས 〔名〕右边。

གཡས་ཐལ་ཆེ་བ 〔语〕极右。

གཡས་པ 〔名〕右；右边。

གཡས་ཕྱོགས 〔名〕右边。

གཡས་ཕྱོགས་པ 〔名〕右派分子；右派。

གཡས་གཞོགས 〔名〕右翼（军事）。

གཡས་གཡོན 〔名〕左右。

གཡས་རུ 〔名〕1.右翼，军队的右翼。2.叶人，古西藏一行政区划名。

གཡས་ཟོལ 〔名〕右方；右部；右边。

གཡས་ལྷུང 〔名〕右倾。

གཡི 同 དབྱི 〔名〕猞猁。

གཡིགས 〔名〕或〔动〕噎气。

གཡིས 〔名〕清油。

གཡུ 〔名〕玉；碧玉；瑰玉。

གཡུ་འཁྲི་ཤིན་པ 〔名〕草黄花紫堇（药）。

གཡུ་གླིང 〔名〕绿洲（药）。

གཡུ་སྒྲོངས་ཀོ་ལ 〔名〕玉宇。

གཡུ་མདོག 〔名〕碧绿；葱绿。

གཡུ་འབྲུག 〔名〕青龙。

གཡུ་སྦྲང 〔名〕玉蜂（指藏族

寓言、故事、诗歌、谚语中常说的金蜂、玉蜂)。

གཡུ་རྩི〔名〕翠绿色的釉彩或漆。

གཡུ་མཚོ 〔名〕1.翠湖；碧湖；绿松石色的湖沼。2.西藏羊卓雍湖的别名。

གཡུག་པ〔动〕未来式为གཡུག, 过去式为 གཡུགས, 命令式为 ཡུགས。 挥；舞；甩；摆。

གཡུག་གཡུག་བྱེད་པ 〔语〕挥舞。

གཡུགས་པ 〔动〕为 གཡུག་པ 的过去式。

གཡུང 〔名〕杂种牛(公牦牛与母黄牛交配而生的)。

གཡུང་དྲུང 〔名〕1.本教的教徽万字纹"卍"。 2.固定；坚固；永存；常在。

གཡུང་པོ 〔名〕古印度的低级种姓。

གཡུང་བ 〔形〕1.驯顺。2.慢动；衰弱。

གཡུང་བབ 〔语〕慢流；缓流。

གཡུང་མོ 〔名〕古印度最低阶级的妇女。

གཡུར 〔名〕或〔动〕睡眠。

གཡུར་ཟ〔形〕垂熟；硕果累累。

གཡུར་ཟ་བ 〔形〕丰硕；果实累累。

གཡུལ 〔名〕战事；战争；战斗。

གཡུལ་བགྱེ་བ 〔动〕交锋。

གཡུལ་ཁ 〔名〕1.战争；战场。2.打麦场。

གཡུལ་འགྱེད 〔动〕战斗；作战；打仗；交锋；交战。

གཡུལ་ངོ 〔名〕战场；战线。

གཡུལ་ཆས 〔名〕武器。

གཡུལ་ཐང 〔名〕打谷场；麦场。

གཡུལ་བ 〔名〕或〔动〕作战；战斗。

གཡུལ་གཞི 同 གཡུལ་ཁ。

གཡུལ་ལས 〔名〕碾场；打场。

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ 〔语〕获胜；获捷；取胜。

གཡུལ་གཀོམ 〔语〕摆战场；布阵。

གཡི 同 གཡི་ཐང 〔名〕旷野，荒滩。

གཡེང་བ 〔名〕消遣；娱乐。〔动〕未来式为 གཡེང，过去式为 གཡེངས，命令式为 ཡེངས。意乱；思想不集中；麻痹松懈。

གཡེང་བ་པོ 〔名〕散逸者；心散乱者。

གཡེང་ཤུགས 〔名〕浮力。

གཡེངས་པ 〔动〕为 གཡེང་བ 的过去式。

གཡེན 〔动〕1.诽谤；离间。2.羞耻。

གཡེན་སྦྱོ 〔名〕分离；挑拨；离间。

གཡེམ་པ 〔动〕淫乱，奸淫，苟合；交媾。

གཡེམ་སྦྱོར 〔名〕淫乱，不正当的男女关系。

གཡེམ་མ 〔名〕娼妓；淫妇。

གཡེར་ཁ 〔名〕小铃。

གཡེར་པོ 同 གཡེར་བག་ཅན 〔名〕聪明人；智慧者；谨慎者。

གཡེར་བ 同 གཡེར་པོ。

གཡེར་བག་ཅན 同 གཡེར་པོ。

གཡེར་མ 〔名〕花椒。

གཡེལ་བ 同 ཡེལ་བ。

གཡེལ་མ 〔名〕娼妓。

གཡོ 〔名〕伪装，诡谲；狡猾。

གཡོ་སྐྱོད 〔语〕推动。

གཡོ་ཁུལ 〔名〕震区。

གཡོ་ཁམ་བྱེད་པ 〔语〕作弊。

གཡོ་འགུལ 〔名〕动弹；动摇；震荡。

གཡོ་འགུལ་ཅན 〔名〕动摇者，动摇分子。

གཡོ་འགུལ་གཏོང་བ 〔语〕摇动。

གཡོ་འགེབས 〔名〕掩盖，掩饰；遮蔽。

གཡོ་སྒྱུ 〔名〕诡计；阴险。

གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ 〔名〕指谄、诳、诡三种行为。

གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་བ 〔语〕狡诈。

གཡོ་སྒྱུ་བྱེད་པ 〔语〕欺诈。

གཡོ་ཇུས 〔名〕权术；诡计。

གཡོ་ཐབས 〔名〕诡计；花招；圈套，伎俩。

གཡོ་གནོན 〔名〕欺压；欺凌。

གཡོ་སྣོད 〔名〕煮饭或炒菜的锅。

གཡོ་འཕྲུལ 〔名〕花招；玄虚；欺骗。

གཡོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ 〔名〕诡计多端，狡猾。

གཡོ་འཕྲོག 〔名〕篡夺。

གཡོ་བ 〔动〕未来式为 གཡོ，过去式和命令式为 གཡོས。1.动摇；震动；波动。2.炒；烹；煮。

གཡོ་བྱེད 〔名〕震动者；能动者；风的别名。

གཡོ་དབུས 〔名〕震中。

གཡོ་སྦས 〔名〕隐匿；藏匿；暗藏；潜藏。

གཡོ་འཛུལ 〔名〕混进。

གཡོ་རྫུས 〔名〕虚设；虚伪；伪装；伪善。

གཡོ་རྫོལ 〔名〕伪善；伪装；虚伪；蒙混。

གཡོ་རིམ 〔名〕震级。

གཡོ་རླབས 〔名〕震波。

གཡོ་ལེན 〔名〕骗取。

གཡོ་བཤད 〔名〕狡辩；狡赖。

གཡོག 〔名〕事务；役务。

གཡོག་བཀོལ 〔语〕奴役；雇用；驱使。

གཡོག་འཁོར 〔名〕眷属；随员。

གཡོག་པ 〔动〕未来式为 གཡོག，过去式为 གཡོགས，命令式为 ཡོགས。复盖；遮蔽。

གཡོག་པོ 〔名〕仆人；仆役。

གཡོགས་པ 〔动〕为 གཡོག་པ 的过去式。

གཡོགས་མ 〔名〕1.遮盖物。

2. 有面子的皮袄。

གཡོད 〔名〕 大肠。

"གཡོན"ཟལ 〔名〕 极"左"。

"གཡོན"ཟལ་ཆེ་བ 〔语〕 极"左"。

གཡོན་པ 〔名〕 左；左边。

གཡོན་པོ 参看 ཡོན་པོ。

གཡོན་ཕྱོགས་པ 〔名〕 左派。

གཡོན་མ 〔名〕 1. 诡诈的妇女。2. 左方者。

གཡོན་རུ 〔名〕 1. 云如，古西藏一行政区划名。2. 左翼，军队的左翼。

གཡོན་རོལ 〔名〕 左边。

གཡོན་ལག 〔名〕 左手。

གཡོན་ལམ 〔名〕 1. 邪道。2. 弯路。

"གཡོན"ཕྱོད 〔名〕 "左"倾。

གཡོབ་པ 〔动〕 未来式为 གཡབ，过去式为 གཡབས，命令式为 གཡོབས。摇摆；摇动；震动；挥动。

གཡོབས 〔动〕 为 གཡོབ་པ 的命令式。

གཡོར 〔名〕 白帆；风帆。〔形〕 歪；斜。

གཡོར་མཁན 〔名〕 1. 歪斜者；斜眼者。2. 借者。

གཡོར་གྲུ 〔名〕 帆船。

གཡོར་བ 〔动〕 未来式及过去式为 གཡར，命令式为 གཡོར。借。

གཡོར་ཟོ 〔名〕 1. 帆。2. 幕篷。

གཡོར་ཡོལ 〔名〕 风帐；风帆。

གཡོལ་ཐབས་བྱེད་པ 〔语〕 回避。

གཡོལ་བ 〔动〕 躲避；躲闪；回避。

གཡོས 〔动〕 为 གཡོ་བ 的过去式和命令式。

གཡོས་ཁང 〔名〕 厨房；灶房。

གཡོས་མཁན 〔名〕 烹炒者，厨师。

གཡོས་སྣོད 〔名〕 烹调的器皿。

གསོལ་དཔོན 〔名〕厨师，司茶。

གསོལ་ཐབ་སྒྲིལ 〔名〕锅台；火炕；造锅炕。

གསོལ་ཟངས 〔名〕炒锅。

གསོལ་ས 同 གསོལ་ཁང。

ར

ར 〔名〕山羊。〔介〕为藏文文法 ལ་དོན 用字之一。参看 ལ。

ར་རྐྱལ 〔名〕山羊皮袋。

ར་སྐྱར 〔名〕篱笆。

ར་རྒྱས 〔名〕1.山羊。2.割去睾丸的牡山羊。

ར་རྒྱར 〔名〕篱笆。

ར་གན 同 རག 〔名〕黄铜。

ར་རྒྱུ 同 རེ་ཞ 〔名〕山羊羔。

ར་མགོ་ཅན 〔名〕藏文有上加字 ར 的字。

ར་རྒྱབ་པ 〔名〕送尸者，搬尸的人。

ར་ཆོད 同 ཐག་ཆོད 〔名〕决定；解决。

ར་ཉེ 同 རོ་ཉེ。

ར་མཉེ 〔名〕轮叶黄精(药)。

ར་བཏགས 〔名〕藏文下加字 ར。

ར་ཐུག 〔名〕公山羊。

ར་ཐུག་ཁབ་མ 〔名〕公山羊的膻气。

ར་ཐུད 〔名〕两岁的山羊羔。

ར་དུ་དམར་པོ 〔名〕红牡丹(药)。

ར་དུག 〔名〕披针叶黄华(药)。

ར་ཟི་ཅན 〔名〕羊膻气。

ར་མདའ 〔名〕1.帮助；援助。2.伙伴；同伴；朋友；伴侣；助手。3.追赶；追击。

ར་མདའ་སྒྲོན 〔语〕求援，求助。

ར་སྒྲེད 〔名〕垂柳。

ར་ལྤགས 〔名〕山羊皮。

ར་སྤྲགས་གཏོང་བ 〔语〕清算；对质。

ར་སྤྲོད་པ 〔名〕1.对证，对照。2.证实，证明。

ར་ཕོ 或 ར་བོ 〔名〕公山羊。

ར་སྦྲོད་པ 同 ར་སྤྲོད་པ。

ར་བ 〔名〕1.篱，围墙。2.院子；圈子。

ར་བི་རིབ་བེ〔形〕模糊；昏暗。

ར་མ 〔名〕母山羊。

ར་མ་ལུག 〔名〕杂种，混血种。

ར་མེད 〔形〕1.无掺杂，无假。2.无误的，肯定无疑。

ར་མོ་ཆེ 〔名〕1.小招寺（在拉萨市）。2.大院落。

ར་མོ་ཀ 〔名〕1.大黄蜂，马蜂。2.牛虻。

ར་ཚང 〔名〕山羊圈。

ར་ཚིལ 〔名〕山羊脂油。

ར་བཟི་བ 同 ར་རོ 〔名〕酒醉，酩酊大醉，昏醉。

ར་ཡིག་གཉིས་པ 〔名〕蜜蜂的别名。

ར་རྙི 〔名〕1.垢污。2.缺点。

ར་རེས 同 རེས་མོ 〔副〕依次，轮流，轮替。

ར་རོ 〔形〕酩酊大醉，昏醉。

ར་རོག 〔名〕毛色青黑的山羊。

ར་ཀབ 〔名〕大山羊羔，半大的山羊。

ར་ཀེལ 〔名〕底片。

ར་ས 〔名〕为拉萨的古称。

〔动〕砍，削，截，折。

ར་སོ་མ 〔名〕新庄院，新院落。

ར་སྨྱུས 〔名〕一种花草名。

རྭ 〔名〕角。

རྭ་སྐོར 〔名〕1.院落。2.有墙围绕的房屋。

རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ 〔名〕热振寺（在西藏林周县）。

རྭ་ཅན 〔名〕1.有角的兽类。2.外壳有刺的螺贝。

རྭ་ཅོ 同 རྭ

རྭ་གཏུགས་པ 〔语〕使适合，对证，证明。

རྭ་དམ 〔名〕牲畜角上的烙印。

རྭ་བ 同 རྭ་སྐོར。

རྭ་མོ་ཆེ 同 ར་མོ་ཆེ。

རྭ་ཚ 〔名〕1.一种矿盐。2.角盐。

རཱ་ཧུ་སྒྲ་གཅན 〔名〕罗睺星；天狗。

རག 〔名〕1.黄铜。2.附属；依赖；依附。

རག་སྐྱ 〔名〕白铜。

རག་ཁྲོ 〔名〕青铜。

རག་གེ་རོག་གེ 〔形〕粗枝大叶。

རག་ཐབས་བྱེད་པ 〔语〕捞取；猎取。

རག་དུང 〔名〕铜号。

རག་རྡོ 〔名〕铜矿。

རག་པ 〔形〕黑褐色；棕黄色。〔动〕依靠；依赖。

རག་ཙེ 〔名〕果核。

རག་རག 〔形〕青色；棕黄色；黑褐色。

རག་ལས 或 རག་ལས་པ 〔语〕随之转移；依赖；凭借。

རག་ལས་ས 〔名〕依赖的对方，凭借的人。

རག་ཀ 〔名〕果核。

རགས 〔名〕堤坝；水闸；水堤。

རགས་ཁ 〔名〕堤岸。

རགས་སྒྲིག 〔名〕闸门。

རགས་བསྡུས 〔名〕概括。

རགས་པ 〔形〕粗，粗糙，粗略，大概。

རགས་མོ 同 རགས་པ。

རགས་ཙམ 〔副〕粗糙，草率，大概。

རགས་རྩིས 〔语〕料估；约计；粗计；略算。

རགས་ཞིབ 〔名〕粗细；精粗。

རགས་རིམ 〔形〕简略；大概。

རགས་བཤད 〔名〕概论；概述。

རང 〔代〕自己。〔副〕十分；恰好；正是；即是。

རང་བཀུར 〔名〕自尊。

རང་རྐྱ 〔名〕独立，自立。

རང་རྐྱ་ཐུབ་པ 〔语〕自立，能独立。

རང་སྐལ 〔名〕自己的份儿，本份。

རང་སྐྱེངས 〔名〕惭愧，畏惧。

རང་སྐྱེས 〔名〕自生自长。

རང་སྐྱོང 〔名〕自治。

རང་སྐྱོང་ཁུལ 〔名〕自治州。

རང་སྐྱོང་ལྗོངས 〔名〕自治区。

རང་སྐྱོན་བརྗོད་པ 〔语〕检讨。

རང་སྐྱོན་བརྟག་པ 〔语〕反省。

རང་སྐྱོན་རང་བརྗོད 〔语〕自我批评。

རང་སྐྱོན་རང་ཞིབ 〔语〕自我反省。

རང་ཁ་རང་གསོ 〔语〕自食其力，自给自足，自谋生活。

རང་ཁེ་རང་ཕན 〔语〕自私自利。

རང་ཁོངས 或 རང་ཁུལ 〔名〕本土，本部，本国。

རང་འཁོར 〔语〕自转。

རང་ག་བ 〔名〕一般的，寻常的，普通的，随便的。

རང་གོམ་རང་བཀག 〔语〕固步自封。

རང་གྲུབ 〔语〕天然的，天成，自成。

རང་དགའ་བ 〔语〕逍遥自在，闲散，随便。

རང་དགའ་མ 〔名〕新妇，妻子。

རང་དགར 亦作 རང་ཁར 或 རང་གར 〔副〕随便，随意。

རང་མགོ་རང་ཐོན 〔语〕自立。

རང་འགུལ 〔名〕自动，能动，主动。

རང་འགྲེལ 〔名〕自注，对个人著作的注释。

རང་འགྲོས་སུ 同 རང་ཆས་སུ 〔副〕自动的；自然的。

རང་རྒྱལ 〔名〕1.固执；顽强。2.自傲；自胜；自豪。3.我国；本国。

རང་རྒྱལ་གྱི་ཐོན་ཟོག 〔名〕国产品。

རང་རྒྱལ་གྱིས་བཟོས་པ 〔语〕国产。

རང་རྒྱུད 〔名〕1.个性；脾性。2.身心。

རང་རྒྱུད་པ 〔名〕自续派（中观两小派之一）（佛）。

རང་སྒེར 〔名〕个人。

རང་བརྒྱུད 〔名〕传统；世系；血统。

རང་ཅག 〔代〕我们。

རང་གཅན 〔名〕克己。

རང་སྒོབ 〔名〕自杀；自尽；自缢。

རང་ཆགས 〔名〕1.原有的。2.自然形成的。

རང་ཆས་སུ 同 རང་འགྲོས་སུ。

རང་ཏུས 同 རང་བྱུས。

རང་འཇགས 〔语〕如常；依旧；原封不动；依然如故。

རང་ཉམས 〔名〕风度；个人形态；个人外表。

རང་ཉིད 〔代〕自己；独自；本人；亲自；个人；自性。

རང་ཉིད་ནོ་མ 〔语〕亲自。

རང་ཉིད་ཆེར་སྒོམ 〔语〕自大。

རང་ཉེས་ནོས་ལེན 〔语〕服罪。

རང་ཉེས་དྲང་ཞུ 〔语〕坦白，如实承认。

རང་ཉེས་རང་ཞུ 〔语〕自首。

རང་རྟོགས 〔名〕自觉。

རང་སྟོབས 〔名〕能动，自力。

རང་སྟོབས་རང་སྐྱིལ 〔语〕自力更生。

རང་བསྟོད་བྱེད་པ 〔动〕自夸，自我吹嘘。

རང་མཐོང 〔名〕骄傲，自满；自负；自恃。

རང་འཐག 〔名〕水磨，磨。

རང་འཐད 〔名〕自愿，甘心情愿。

རང་དོན 〔名〕1.自利。2.私事。

རང་དོན་རིང་ལུགས 〔名〕个人主义。

རང་བདག 〔名〕自主，自己作主。

རང་འདོད 〔名〕1.自愿；个人主张。2.私欲。

རང་འདོད་སྤྱར 〔语〕任意。

རང་སྡུག་རང་ཁྱོ 〔语〕自讨苦吃。

རང་སྡུག་རང་བསྒོ 〔语〕自找苦吃。

རང་ནུས 〔名〕本能。

རང་ནོངས་ཤེས་པ 〔语〕悔悟。

རང་སྣང 〔语〕主观。

རང་སྣང་གང་དྲན 〔名〕为所欲为；任意；肆意，横行，恣意。

རང་སྣང་གང་ཤར 〔副〕肆意；随便；任意。

རང་བོ 〔名〕未婚男子，单身汉。

རང་ཕྱོགས 〔名〕我方，己方。

རང་འཕེལ 〔名〕自发。

རང་བ 〔动〕喜悦，快乐。

རང་བབས 〔名〕1.个人遭遇。2.自然状态。3.自作自受。

རང་བུ 〔形〕单独；孤独；仅一。

རང་བྱན་ཚོད་པ 〔语〕心中有数；胸有成竹。

རང་བྱས་རང་མྱོང 〔语〕自作自受。

རང་བྱུང 与 རྩོལ་བྱུང 相对 〔名〕天然，自然。

རང་བྱུང་ཁམས 〔名〕大自然；自然界。

རང་བྱུང་ཚན་རིག 〔名〕自然科学。

རང་བྱས 同 རང་ཐུས 〔语〕自谋；自策，自己的主张。

རང་དབང 〔名〕1.自由。2.独立；自主；主动。

རང་འབབ་ཆུ 〔名〕自来水。

རང་སྦྱོང 〔名〕自习；自修；自学。

རང་མ་ཧེ 〔名〕黄精(药)。

རང་མོ 同 མོ་རྐྱང 或 མོ་རང 〔名〕独身女子。

རང་མོས 〔名〕自由；自愿；自信。

རང་མོས་རིང་ལུགས 〔名〕自由主义。

རང་དམག 〔名〕我军。

རང་རྨོས་ཞིང་པ 〔名〕自耕农。

རང་བཙན 〔名〕独立；自主。

རང་གཅེས 〔名〕自私；自爱；自尊。

རང་ཆགས 〔名〕独立；自立。

རང་ཚོད 〔名〕自量；自量其力。

རང་ཚོད་འཛིན་པ 〔语〕安分；自量。

རང་མཚན 〔名〕自相。

རང་གཞན 〔名〕自己与别人。

རང་བཞག་སྒོ་ཕྱུགས 〔名〕自留畜。

རང་བཞག་ས་ཞིང 〔名〕自留地。

རང་བཞིན 〔名〕1.性。2.天性；性质；本性。

རང་གཟུགས 〔名〕本性；本质；原性；原样。

རང་བཟོ 〔语〕自造；杜撰；杜造；臆造。

རང་ཡོན་རང་བསྟོད 〔语〕孤芳自赏。

རང་རང 〔代〕各自；各个。

རང་རིག 〔名〕自见；自明；自了；自证分(佛)。

རང་རེ 〔代〕我们；咱们。

རང་རོད 〔形〕高洼；高低不平；支蓬着。

རང་སྙམ 〔名〕自大。

རང་ཤུགས 〔名〕自力；天生；天然；自然。

རང་ཤེད 〔名〕主观；武断；自

以为是。

རང་ཤོང 〔语〕容纳自己的；容得下。

རང་གཤིས 〔名〕1.同 རང་བཞིན。 2.个性。

རང་ས 或 རང་སོ 〔名〕原位；原处；本地。

རང་སངས་རྒྱས 〔名〕独觉(佛)。

རང་སེམས་རང་གསོ 〔语〕自我安慰。

རང་སྲུང 〔名〕自卫。

རང་སྲོག་གཅོད་པ 〔语〕自杀；寻死。

རངས་པ 〔动〕狂喜，大喜。

རངས་པོ 〔形〕囫囵；整体。

རད་པ 〔名〕(古)衣服。

རད་རོད 〔形〕高低不平；不平之地。

རན 〔动〕适当；相当；持平。

རན་པ 〔名〕茅草。〔形〕1.恰好；适当；相当。2.平常。〔动〕正到，恰到；该到。

རན་པོ 〔形〕恰当；适当；相称。

རབ 〔名〕渡口；码头。〔形〕最高；最佳；超群；优越；上等。

རབ་དགའ 〔名〕1.极喜，甚喜。2.水星。3.乌鸦。

རབ་བསྔགས 〔语〕特别赞颂。

རབ་ཏུ 〔副〕极；颇；甚；十分，很，非常。

རབ་ཏུ་བྱུང་བ 〔名〕出家人。

རབ་གནས 〔名〕开光，开光仪轨(佛)。

རབ་གནས་མཛད་པ 〔动〕开光（佛寺建成或佛像塑成后举行的仪式）。

རབ་བེ་རེབ་བེ 〔形〕含糊，模糊不清。

རབ་བྱུང 〔名〕1.同 རབ་ཏུ་བྱུང་བ。 2.胜生(藏族纪年的甲子。一个 རབ་བྱུང 为六十年，始于公元1027年的丁卯年)。

རབ་འབར་མེ་ལྕེ 〔名〕烈火。

རབ་འབྱམས 〔名〕渊博；博学。

རབ་འབྱམས་པ 〔名〕1.佛学博士，西藏寺院中的一种学位。2.周遍；究竟；殊胜。

རབ་འབྲིང་ཐ་མ 〔名〕上、中、下。

རབ་མང 〔语〕许多；极多。

རབ་སྨྱོས 〔名〕庚午年。〔语〕极狂；神经失常。

རབ་མཛེས་མ 〔名〕绝代佳人。

རབ་ཞི 〔语〕极静；最平静。

རབ་རིབ 〔名〕翳；雾。〔形〕朦胧；昏暗；莽苍；模糊；苍茫。

རབ་ཤེས 〔名〕慧；上智。

རབ་སད 〔语〕1.天明。2.彻底觉醒；完全领会。

རབ་གསལ 〔名〕1.太阳。2.清澈；光明；透明。3.爽快。4.最清楚。5.阳台。

རབས 〔名〕1.类。2.宗系；族。3.世；代；朝代；辈。

རམ 同 རམས。

རམ་ཚིག 〔名〕一种水草。

རམ་འདེགས 〔名〕帮助；帮腔。

རམ་འདེགས་པ 〔名〕助手。

རམ་འདེབས 同 རམ······འདེགས。

རམ་པ 〔名〕白茅根（药）。

རམ་བྲིས 〔名〕（古）墨瓶。

རམ་བུ 同 རམ་པ。

རམ་ཤག 〔形〕（古）富有。

རམས 或 རམ 同 སྔོ་ཚོས 〔名〕1.靛；靛青。2.蓝墨水。

རམས་ཚོས 〔名〕靛青；淡蓝。

རལ་ཀ 〔名〕（梵）1.褐衣。2.有袖衣。3.披肩。

རལ་ཀྲུད 〔名〕恒河的别名。

རལ་ཁ 〔名〕剑刃。

རལ་ཁ་དཔུང་བཅད 〔名〕长背心；披肩。

རལ་ཁ་ཕྲད 〔语〕1.接刃；交战。2.交手战；短兵相接；肉搏。

རལ་ག 〔名〕1.褐衣。2.枝；干。

རལ་གུ 同 རལ་ག。

རལ་གུ་ཅན 〔名〕 皇后的侍卫。

རལ་གྲི 〔名〕 剑；宝剑。

རལ་གྲུམ 〔名〕 破碎； 坏；破；断。

རལ་རྟོག 同 རལ་ལྟོག 〔名〕发髻。

རལ་གཅོད 〔名〕 好事者；干涉人事者。

རལ་ལྷུད 〔名〕 垂卿。

རལ་ལྟོག 同 རལ་རྟོག。

རལ་པ 〔名〕1.发辫；发髻。2.鬃；〔动〕破裂； 破烂；褴褛。

རལ་པ་ཅན〔名〕西藏吐蕃王朝的尺热巴巾王 (ཁྲི་རལ་པ་ཅན)。

རལ་བུ་ཅན〔名〕阉人；太监。

རལ་མ 〔名〕不坚实者；不结实者；不全的；坏烂的；褴褛的。

རལ་ཚོགས 〔名〕 盘发；盘发于顶。

རལ་ཤུབས 〔名〕 剑鞘。

རལ་རྨག 〔名〕烂疮；破头疮。

རས 〔名〕布。

རས་གུར 〔名〕布帐篷。

རས་གོས 〔名〕布衣；布衫。

རས་ཆ 〔名〕 布匹。

རས་འཐག་པ 〔语〕 织布。

རས་པ 〔名〕 苦行僧；布衣者。

རས་ཕྱགས 〔名〕 拖把。

རས་སྨད 〔名〕 内衣。

རས་བལ 〔名〕 棉花。

རས་བལ་ཤིང 〔名〕 木棉树；棉花树。

རས་འབར 〔名〕 灯。

རས་འབྲས 〔名〕 棉籽，棉花籽。

རས་མ 〔名〕 碎布；破布条。

རས་རྫབ་པོ 〔名〕粗布。

རས་ཡུག 〔名〕布匹。

རས་ཡུག་གཅིག 〔语〕一匹布。

རས་ལ་དཀྱུ་ཤུད་དཀྱུ 〔名〕条绒布。

རས་སང་སེང 〔名〕纱布；薄布；粗布。

རས་གསེང 同 རས་སང······སེང。

རི 或 རི་བོ 〔名〕山。

རི་ཀླུང 同 རི་ལུང 〔名〕山川河流。

རི་རྐང 〔名〕1.小山。2.山脚。

རི་རྐེད 〔名〕山腰。

རི་སྐེགས 〔名〕1.舍利鸟。2.鹧鸪。

རི་སྐྱེགས 同 རི་སྐེགས。

རི་སྐྱེས་སྔོད་ལ་ཤུག་གི······འབྲུ་ཀྱུ 〔名〕鹤虱(药)。

རི་སྐྱེས་བྲ་བོ 〔名〕野荞麦(药)。

རི་སྐྱེས་ཟར་མ 〔名〕垂果亚麻；宿根亚麻。

རི་སྐྱེས་སེའུ་དམར་ཆུང 〔名〕野樱桃（药）。

རི་སྐྱེས་ཡར་ནག 〔名〕红花忍冬（药）。

རི་ཁམ 〔名〕野桃；山桃。

རི་ཁུག 〔名〕深山；山谷。

རི་ཁྲོད་པ 〔名〕住山修行者；隐士。

རི་ཀྱུ 〔名〕小山羊。

རི་གྲོང 〔名〕1.静处。2.山庄；山村。

རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ 〔语〕高山深谷，

རི་རྒྱལ 〔名〕山王（一般指佛教神话中的须弥山）。

རི་རྒྱུད 〔名〕山脉；山系。

རི་སྒང 〔名〕山岗。

རི་སྒོག 〔名〕1.野蒜。2.薤白（药）。

རི་ཉིལ 〔语〕山颓；山崩。

རི་གཤགས 〔名〕山豁；山梁。

རི་གཤའ 〔名〕山梁；山脊。

རི་བོག་རི་རྩེག 〔语〕峰峦

重叠。

རི་མཚོའི་ཐང་ཤིང 〔名〕高山松（药）。

རི་དྭགས 〔名〕野兽（指食草类）。

རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ 〔名〕兽王；狮子。

རི་དྭགས་པ 〔名〕猎人。

རི་ལྡེབས 〔名〕山坡。

རི་སྣ 〔名〕山口；山嘴。

རི་ཕྲན 〔名〕小山。

རི་བ 〔名〕（古）价值；价格。〔动〕估价；价值。

རི་བོ 同 རི。

རི་བོ་ཆེ 〔名〕1.大山。2.类乌齐（西藏昌都地区的一个县）。

རི་བོང 〔名〕兔；野兔。

རི་བྱ 〔名〕山鸡；野鸡。

རི་བྱི 〔名〕山鼠。

རི་བྲག་པ 〔名〕山地人。

རི་འབོག 〔名〕小山；丘陵。

རི་མ་ཐང 〔名〕丘陵。

རི་མོ 〔名〕1.图画；图样。2.花纹。3.供献；供养。

རི་མོ་རིབ་རྒྱུད 〔名〕连环画。

རི་ཚག 〔名〕山犛牛（西藏高原的牦牛）。

རི་ཚིག 同 བདེན་ཚིག 〔名〕真实；诚信；一言九鼎。

རི་ཚོས 〔名〕紫草（药）。

རི་རྫོང 〔名〕碉堡；山堡；要塞。

རི་ཞིང 〔名〕坡地；坡田；山地。

རི་ཞུམ 〔名〕野猫。

རི་ཞོལ 〔名〕山麓。

རི་ཟོམ 〔名〕1.同 ཟག་སྐྱབས。2.山尖，山峰。

རི་གཟར 〔名〕山坡；险坡；陡坡。

རི་ཁོར 〔名〕1.居住山崖者。2.山村。

རི་རབ 〔名〕山王，即，须弥山。

རི་རིལ 〔名〕1.兔粪。2.丸；圆粒。

རི་ལུ 为 རིལ་བུ 的简体字〔名〕小丸子。

རི་ལུགས 〔名〕泥石流。

རི་ལུད 同 རི་ཤུད。

རི་ཤུར 〔名〕小山沟；山坳。

རི་ཧོ 〔名〕卵叶橐吾（药）。

རི་ཞབས 〔名〕山麓，山脚。

རི་སུལ 〔名〕1.山沟。2.山谷。3.沟壑。

རི་སྲིབ 〔名〕山阴；阴山，阴坡。

རིག 〔名〕学术，聪明，才能。〔动〕知晓，认识；看见。

རིག་སྒོག 同 སྒྲད་སྒོག。

རིག་སྟོབས 〔名〕智力。

རིག་གནས 〔名〕1.学科；文化。2.明处（指藏族在学术上划分的大小五明）。

རིག་པ 〔名〕1.知；晓；悟，辨别，认识。2.智慧；聪明；才气；智力。

རིག་བྱེད 〔名〕明论，梵文作吠陀（婆罗门的圣书）。

རིག་མ 〔名〕明妃（修密宗者的配偶）。

རིག་མོ་གཞུང 〔名〕倒淌河（在青海省海南藏族自治州共和县境内）。

རིག་རྩལ 〔名〕文艺。

རིག་འཛིན 〔名〕1.通科学者。2.聪慧者。3.持慧，持明（佛）。

རིག་གཞུང 〔名〕学术。

རིག་གཞུང་ཙང་ཙང 〔语〕纯学术。

རིག་གཞུང་དུས་དེབ 〔名〕学报。

རིག་རིག 〔动〕注视。

རིག་ལམ 〔名〕思路。

རིག་སློབ 〔名〕文教。

རིགས 〔名〕1.种姓，族，类。2.东西（泛指）。

རིགས་འགྲེ 〔名〕类推，推理。

རིགས་རྒྱུད 〔名〕族裔，血统，世系，家世，种族。

རིགས་རྒྱུད་རིང་ལུགས 〔名〕种族主义。

རིགས་བསྒྲི 同 རིགས་འགྲི。

རིགས་ཅན 〔名〕有种性，有份；有根器的。

རིགས་གཅིག་པ 〔名〕同类。

རིགས་མཐུན 〔名〕1.等流（佛）。2.同类；同种。

རིགས་པ 〔动〕1.适合，适宜，应理，应当。2.可以，可能。

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས 〔名〕理论（有系统的）。

རིགས་པས་ཐག་གཅོད་པ 〔动〕论断。

རིགས་འབྲུད 〔名〕血统；世系；子嗣。

རིགས་མཚུངས 〔名〕1.同类；同种。2.等流（佛）。

རིགས་བཞི 〔名〕印度古时社会的四大等级，即：1.བྲམ་ཟེ 婆罗门（梵志）；2.རྒྱལ་རིགས 刹帝利（王族）；3.རྗེའུ་རིགས 吠舍（绅士或商人）；4.གདོལ་བའི་རིགས 戍陀罗（屠户、猎户等）。

རིགས་རུས 〔名〕种族，血统；种姓。

རིང 〔形〕长，久，远。

རིང་འགག 〔名〕僧尼所穿的背心。

རིང་ཐུང 〔名〕长短。

རིང་ནས 〔语〕很早以来；从远处。

རིང་པོ 〔形〕长，久，远。

རིང་བ 〔名〕长的；久的；远的。

རིང་ཚད 〔名〕长度。

རིང་ལ 〔副〕之间；时期；其间。

རིང་ལུགས 〔名〕主义。

རིང་ཤས 〔形〕较长，稍长。

རིང་བསྲེལ 〔名〕舍利（即佛骨）。

རིངས་པ 〔形〕1.急，匆忙，忙乱。2.迅速。

རིངས་མོ 同 རིངས་པ。

རིད་པ 〔形〕瘦；消瘦；憔悴。

རིན 〔名〕价格；价钱。

རིན་གོང 〔名〕价格。

རིན་གོང་གཅོད་པ 〔語〕定价；估价。

རིན་ཅན 〔名〕（古）宝贝；珍宝。

རིན་ཆང 〔名〕礼酒；订婚酒。

རིན་ཆེན 为 རིན་པོ་ཆེ 的缩写〔名〕宝贝；珍宝。

རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ 〔名〕五宝。

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན 〔名〕七宝。

རིན་ཆེན་པགས་པའི་སྐྱེ……གནས 〔名〕宝皮生处（系藻词）；金生鹿。

རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད 〔名〕累珠线，即 ༑（藏文标点符号之一）。

རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཡི་རྒྱལ་པོ 〔名〕宝王；宝中之宝；无价宝。

རིན་ཆེན་སྨུག 〔名〕华澄茄（药）。

རིན་ཆེན་རི་གསུམ 〔名〕三座宝山，即：大雪山、宾陀山、曼陀罗山。

རིན་གཉིས 为 རིན་ཆེན……གཉིས་པ 的缩写〔名〕银（第二等宝物，第一等宝物是金子）。

རིན་མཉམ་བརྗེ་རེས 〔語〕等价交换。

རིན་ཐང 〔名〕价值。

རིན་ཐང་བྲལ་བ 〔語〕无价。

རིན་ཐང་ལྷག་མ 〔名〕剩余价值。

རིན་པོ་ཆེ 〔名〕珍宝；宝贝；珍品。

རིན་སྤུངས 〔名〕仁布（西藏日喀则地区的一个县）。

རིན་འབབ 〔名〕代价。

རིབ 〔副〕须臾；顷刻；瞬息。

རིབ་མ 〔名〕（古）篱；围墙。

རིམ་བསྐྱོད 〔名〕渐进。

རིམ་གྱིས 同 བགས་ཀྱིས。

རིམ་གྲངས 〔名〕序数；级数。

རིམ་གྲས 〔名〕阶层。

རིམ་གྲོ 〔名〕1.祭典；祭祀。

2.虔敬；敬仰。3.供养。

རིམ་ཅན 〔名〕 渐次；依次；有次序。

རིམ་འདས 〔名〕 超级；超等。

རིམ་འདས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ 〔名〕超级大国。

རིམ་ཕྲན་ལམ་ལུགས 〔名〕 等级制度。

རིམ་པ 〔名〕 1.次序；次第。2.阶层。3.程序；阶级。

རིམ་པ་གོང་མ 〔名〕 上级。

རིམ་པ་མཐོ་བ 〔名〕 高级。

རིམ་པ་ལས་འདས་པ 同 རིམ་འདས 〔名〕 超级。

རིམ་པའི་ཁྱད་པར 〔名〕 等级差别。

རིམ་པའི་འདུ་ཤེས 〔名〕 等级观念。

རིམ་འཕར 〔名〕 累进；递增。

རིམ་བྱུང 〔语〕 按定期来到；按一定的次序来到，如：རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང 历代。

རིམ་བྱོན 〔名〕 历代；任期(指官职)。

རིམ་འབྱོར 〔名〕 不同等级的官员。

རིམ་སྤེག 〔名〕 累积。

རིམ་བཞིན 〔副〕 渐渐。

རིམས 或 རིམས་ནད 〔名〕 传染病；瘟疫。

རིམས་འགོག 〔名〕 防疫。

རིམས་དུག 〔名〕 流毒(指病)

རིམས་ནད 同 རིམས。

རིལ 〔形〕 全部；全体；整个；囫囵。

རིལ་པོ 〔形〕 全部；全体；整体；囫囵。

རིལ་བ 〔名〕 汤瓶；洗脸瓶。

རིལ་བུ 〔名〕 小球；丸子。

རིལ་མ 〔名〕 1.弹丸。2.圆粒。3.粪粒；羊粪。

རིལ་མོ 〔形〕 圆；球形。

རིལ་སྨན 〔名〕 丸剂；丸药。

རིལ་འཛིན 〔名〕 全蚀；日全蚀。

རིས 〔名〕1.图样；形状；图画。2.区域；境界。3.派别。

རིས་བཅད་པ 〔语〕划分彼此；划分派别。

རིས་མཐུན་པ 〔名〕同类；同伙；同党。

རིས་མེད 〔语〕1.不分品类，不拘类别。2.不偏不倚的；无差别的。3.无私的。

རིས་སུ་བོར་བ 〔语〕抛弃；丢弃；背弃。

རུ 〔名〕1.同 རྭ。2.部分；区分。3.旗；翼；队。〔介〕为藏文文法 ལ་དོན 用字之一。

རུ་སྐོར 〔名〕帐圈。

རུ་སྐྱ 〔名〕桨；橹。

རུ་ཁག་གི་དར་ཆ 同 རུ་དར 〔名〕队旗。

རུ་གླུ 为 ན་ཆུང་གཞོང······ལེན་རུ་ཁག་གི་གླུ······དབྱངས 的缩写 〔名〕队歌。

རུ་སྒྲིགས 〔语〕列队；排队；摆阵；站队。

རུ་ད 〔名〕1.憎恶；嫌恶。2.忌妒；怀恨。

རུ་ད་དྲན་ཕྱིག 〔语〕细致踏实（工作）。

རུ་ངར་པོ 〔语〕1.精细。2.性急。

རུ་ཆེན 〔名〕大队。

རུ་རྟ 〔名〕广木香（药）。

རུ་ཐོག 〔名〕日土（西藏阿里地区的一个县）。

རུ་དར 〔名〕军旗；队旗。

རུ་འདྲེན་པ 〔名〕指挥员；队长。

རུ་སྡེ 〔名〕村庄。

རུ་རྗེ 同 རུ་འདྲེན་པ。

རུ་དཔོན 〔名〕1.队长。2.旧日牧区一个帐圈的头人。

རུ་བ 〔名〕1.帐圈。2.牧人。3.左翼、右翼之翼。

རུ་མ 〔名〕1.乳皮。2.酵。3.种子。

རུ་རྩི 〔名〕作乳酪的酵母。

ཧྲུ་ཚོགས 〔名〕集团；帮派。

ཧྲུ་མཚན 〔名〕军旗；队旗。

ཧྲུ་མཚོན 〔名〕军械；军器。

ཧྲུ་འཛིངས 〔名〕乱讧；变乱。

ཧྲུ་ཧྲུ 〔名〕一种鹿名。〔象〕鹿鸣声，呦呦。

ཧྲུག་གིས 〔副〕（古）即刻；迅速。

ཧྲུག་གེ 〔形〕或〔副〕文雅；优美。

ཧྲུག་པ 〔形〕弯；曲。〔动〕聚拢；聚集。

ཧྲུག་ཧྲུག་པ 〔语〕1.聚拢；搜集。2.乱堆。

ཧྲུད་ཁང 〔名〕厨房；库房；储藏室。

ཧྲུད་ཁྲས་ཟ་བ 〔语〕（古）忿怒；暴怒。

ཧྲུད་མཐུན 〔语〕1.能穿的。2.合乎规章；制度。

ཧྲུད་པ 〔动〕1.适当；恰合；适合。2.可，可以；可行。〔连〕虽然；但是。

ཧྲུད 〔动〕滑落；溜下；崩落；脱落；破碎；破烂；衰败。

ཧྲུད་ཧྲུད་པོ 〔形〕1.粗糙；粗劣。2.松散的；分解的；分化了的。3.崩落的；坍下的。

ཧྲུབ་ཆས 〔名〕收拾；预备；准备；拼挡。

ཧྲུབ་པ 〔动〕1.遮蔽；密布；笼罩；黑暗。2.围拢；联合；聚集。3.关闭；封闭；闭合；堵；塞。

ཧྲུབ་ཧྲུབ་བྱེད་པ 同 ཧྲུབ་པ。

ཧྲུབ་ཏོ 〔名〕复盆子（药）。

ཧྲུམ 〔名〕1.怀中；怀抱。2.胎。3.黑暗；昏暗。4.后面；背处；隐密处。〔动〕孵（鸡）；抱窝。

ཧྲུམ་པ 〔名〕猪。

ཧྲུམ་མ 〔名〕1.胎。2.孕妇。

ཧྲུལ་སྐྱུར 〔动〕腐坏；霉酸。

ཧྲུལ་དྲི 〔名〕腐味；霉味；臭味。

ཧྲུལ་པ་ཧྲུལ་ཉག 〔形〕烂透了。

ཧྲུལ་པོ 〔形〕破碎；褴褛；破烂；腐败。

ཧྲུལ་བ 〔动〕1.腐烂；糜烂。

2.破烂；腐败；腐臭。3.变坏；腐化；朽。

རུལ་ཐུགས 〔名〕 稀浆；烂浆。

རུལ་སྨན 〔名〕 腐蚀剂；销蚀剂。

རུལ་ཐུངས 同 རུལ་དྲི。

རུས 〔名〕 1.血统；家族；姓。2.骨。

རུས་ཀྲང 〔名〕 骨架；骨骼。

རུས་དཀར 〔名〕 骷髅。

རུས་ཁྲང 〔名〕 骨干；核心。

རུས་སྐོགས་ཅན་གྱི་སྲོག……ཆགས 〔名〕 甲壳动物。

རུས་ཁུ 〔名〕 骨头汤。

རུས་ཀོང 〔名〕 1.枯骨；干骨头。2.骨壳。

རུས་རྒྱན 〔名〕 骨饰；骨制的装饰品。

རུས་རྒྱུད 〔名〕 氏族；族系。

རུས་ཅན 〔名〕 1.有骨气；有毅力。2.姓氏。

རུས་སྙི 〔名〕 软骨；骨头变软。

རུས་ཞད 〔名〕 骨汁；骨头汤。

རུས་ཐལ 〔名〕 骨灰。

རུས་བདག 为 རུས་རྒྱུད་……བདག་པོ 的缩写 〔名〕 族长。

རུས་པ 〔名〕 骨头。

རུས་པ་མཁྲེགས་པོ 〔语〕 倔强。

རུས་ཕྱེ 〔名〕 骨粉。

རུས་བྱང 〔名〕 骨牌。

རུས་སྦལ 〔名〕 龟，鳖。

རུ་སྦལ་ཅན 〔名〕 氐宿月(四月)。

རུས་མིང 〔名〕 姓名；姓氏。

རུས་ཚེ 〔名〕 兄弟，骨肉亲。

རུས་ཚིགས 〔名〕 骨节；关节。

རུས་ཚེ 〔名〕 (古)膝，膝盖。

རུས་མཛེར 〔名〕 骨瘤。

རུས་ཞག 〔名〕 骨油(骨中熬出的油脂)。

རུས་གཞོང 〔名〕 骨盆。

རུས་ཟེང 〔名〕 贝壳，古代的贝壳货币。

རུས་རིགས 〔名〕 族姓；血统，

种族。

རུས་ལྦིད 〔名〕 骨肥。

རུས་ཤན 〔名〕 姓氏。

རུས་ཤིད 〔名〕 1.毅力；恒心；心硬。2.脊柱。3.谨慎；小心。

རུས་གསེབ 〔名〕 骨缝。

རེ 〔数〕 1.每；各，单。2.藏文六十一到六十九中间的数词，如：དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག 六十一，简称时可代十位数，如：རེ་གཅིག 六一，…… རེ་དགུ 六九等。

རེ་སྐན 或 རེ་ཀན 〔副〕 岂能，如：ཡོད་རེ་སྐན 岂能有；未尝；未曾；决不。

རེ་སྐང 亦作 རེ་བ་སྐང 〔语〕 满意；满愿；心满意足。

རེ་སྐན་པ 〔名〕 羽叶点地梅(药)。

རེ་ཁ 或 རི་མོ 〔名〕 图样；画形，条纹。

རེ་འཁང 〔名〕 1.冒犯，侵犯。2.抱怨；怨恨。

རེ་འཁོང 〔形〕 冷淡；心灰意冷；抱怨。

རེ་སྒོན 同 རེ་སྒྲོན 〔名〕 1.消费；损减；支出。2.希望。3.信赖；凭恃。

རེ་འགའ 同 རེས་འགའ。

རེ་ངན 〔名〕 妄想；企图，

རེ་ངན་འཆད་པ 〔语〕 心怀歹意。

རེ་ལྕག 〔名〕 瑞香狼毒(药)。

རེ་ཕྱུར་ཐོགས 〔语〕 极长久，极久远。

རེ་ལྟོས 〔名〕 1.指望。2.希望；盼望。

རེ་ལྟོད 〔名〕 妄图；企图。

རེ་ལྟོད་འཆད་པ 〔语〕 妄图；企图。

རེ་ཐག་ཆད 〔语〕 绝望；失望；灰心。

རེ་དོགས 〔名〕 1.希望；盼望。2.希望和疑虑。

རེ་འདོད 〔名〕 愿望；打算。

རེ་ལྡེ 〔名〕谷囤；草席；粗氆毛毯子。

རེ་ཚག 〔名〕黑牛毛帐篷。

རེ་སྣམ 〔名〕毛呢；羊毛毯。

རེ་བ 〔名〕或〔动〕希望；希求。

རེ་བ་སྐོང 参看 རེ་སྐོང。

རེ་འབོད 〔动〕呼吁。

རེ་མང 〔语〕1.多欲；多望。2.多数；大众。

རེ་མོ 〔名〕轮流；依次。

རེ་དམའ 〔名〕妇女；女人。

རེ་ཚ 同 བུད་མེད。

རེ་སྨོན 〔名〕愿望；羡慕。

རེ་ཞིག 或 རེ་ཤིག 〔副〕暂时；不久；片刻。

རེ་ཟུང 〔数〕一两个。

རེ་རལ་ཚད་པ 〔名〕铁线草(药)。

རེ་རེ 〔数〕各个；每个。

རེ་རེའི་གོང 〔名〕单价。

རེ་ཤིག 同 རེ་ཞིག。

རེ་ས 〔名〕寄托希望的地方；依靠处。

རེ་ཏམ 〔名〕狂念；妄想。

རེག་དུག 〔名〕梅毒；杨梅(病)。

རེག་པ 〔动〕触；接触；抚摩；触觉；感觉；感触。

རེག་པའི་ཟླ་བ 〔名〕阴历五月。

རེག་བྱ 〔名〕所触。

རེག་མྱོང 〔名〕领受；感受；触受；经验。

རེག་ཚོར 〔名〕触觉；感觉。

རེག་གཟིག 〔名〕笔记；记录。

རེགས་པ 〔动〕(古)剃；割；剪(毛)。

རེང་བ 同 རེངས་པོ 〔形〕坚；硬；僵；顽固。

རེང་བུ 〔形〕单一；单独；孤独。

རེངས་འཁྱམས 〔语〕色厉内荏；外强中干。

རེངས་པ 〔形〕僵硬；坚硬；顽固。

རེངས་པོ 同 རེང་བ。

རེད 〔动〕是。

རེད་པ 〔动〕（古）完成。

རེན་ཧྲིན་སན་ཆི 〔名〕（汉）人参三七（药）。

རེབ 〔量〕次，趟，回，如：ད་རེབ 这次，这回。

རེབ་གོང 〔名〕同仁（青海省黄南藏族自治州的一个县）。

རེམ་པ 〔动〕1.快，迅捷，勤快，精勤。2.谨慎。

རེམ་རེམ 〔形〕1.急忙，匆匆。2.精勤（指别人）。

རེམ་ཞིག 〔动〕1.谨慎，小心（命令词）。2.快。

རེའུ 〔名〕山羊羔。

རེའུ་མིག 〔名〕格子，棋盘格，方格，表格。

རེའུ་ཚར 〔名〕山羊羔皮。

རེས 〔名〕1.交换，更迭，轮流。2.次。

རེས་འཁོར 〔名〕循环。

རེས་འགའ 同 རེ་འགའ 〔副〕间或，有些。

རེས་གཅིག 〔名〕个别的，有的。

རེས་འཇོག 〔语〕轮替，轮流休息。

རེས་སྐབས 〔名〕有时，有机会。

རེས་མོ 〔名〕轮流，轮替，轮班。

རེས་ཚོ 〔名〕轮流，轮值。

རེས་ཚོས 〔名〕轮流，轮换。

རོ 〔名〕1.味，滋味。2.渣滓，沉淀物，残滓。3.尸体，躯壳。

རོ་སྒྲིལ་མཁན 〔名〕送尸者，搬尸的人。

རོ་བསྐམས 〔名〕不毛之地，沙漠。

རོ་རྒོད་པ 〔名〕固执，倔强。

རོ་སྒམ 〔名〕棺材。

རོ་སྦྱོར 〔名〕1.调味。2.调味品，调料。

རོ་བརྒྱ་པ 〔名〕甘露，百味。

རོ་གཅིག 〔名〕同一性质，同味，一味。

རོ་བཅུད 〔名〕营养，养料，滋养。

རོ་ཉེ 〔名〕铅，锡。

རོ་སྟོད 为 ཁོག་སྟོད 的贬意〔名〕上身；胸膛。

རོ་ཐབ 〔名〕焚尸炉。

རོ་དྲུག 〔名〕六味：མངར 甜，སྐྱུར་བ 酸，ཁ་བ 苦，བསྐ་བ 涩，ཚ་བ 辣，ལན་ཚྭ 咸。

རོ་བདའ་བ 〔名〕美味；香味。

རོ་ཞན 〔名〕1.蒜。2.舌；舌头。3.葡萄。4.龙胆草(药)。

རོ་ཐ་བ 〔名〕1.味美。2.味浓。3.有味道。

རོ་མ 〔名〕1.渣滓。2.脉络的一种。

རོ་མེད 〔语〕无味；无踪痕。

རོ་རྒྱགས 〔名〕1.腐尸。2.泥泞。

རོ་སྦྲང 〔名〕1.蜜蜂。2.舌。〔语〕赏味。

རོ་ཚ་བ 〔名〕(古)色欲；肉欲。

རོ་ཚོར 〔名〕味觉。

རོ་འཛིན 〔名〕舌的别名。

རོ་ཟས 〔名〕1.供饭。2.夜宴。

རོ་ལངས 〔名〕1.尸变；起尸；诈尸。2.复辟。

རོ་ལངས་རྒྱག་པ 〔语〕复活；复辟。

རོ་ལུས 〔名〕残余；残滓；后遗。

རོག་གེ 或 ཁ་རོག་གེ 〔副〕默然；静悄悄。

རོག་པ 〔动〕1.包裹。2.压制。

རོག་པོ 〔形〕1.黑；青。2.棕黄；栗色。

རོག་མ 同 ཤ་མ 〔名〕胎衣；胞衣；胎胞。

རོག་རོག 〔形〕黑黝黝的；栗色。

རོགས 〔动〕帮助；友助。

རོགས་སྐྱོང 〔名〕扶助。

རོགས་སྐྱོབ 〔名〕援助；援救。

རོགས་སྐྱོར 〔名〕扶植。

རོགས་འགྱུར 同 བསྟུད་…འགྱུར。

རོགས་པ 俗语中代 གྲོགས་པོ 〔名〕朋友；同伴；伴侣；帮助者。

རོགས་རམ 〔名〕 帮助；帮忙；协助。

རོགས་རེས་ཚོ་ཆུང 〔名〕 互助组。

རོགས་ལས 〔名〕 协作。

རོང 〔名〕 1.川地；低地。2.农业区。

རོང་གི་སྐྱེར་པ 〔名〕 长穗三棵针(药)。

རོང་བ 〔名〕 1.农业区。2.农民。

རོང་བོ་དགུ་ཆུ 〔名〕 隆务河(在青海省同仁县境内)。

རོང་མ་འབྲོག 〔名〕 半农半牧区。

རོང་རོང 〔名〕 深峡；山谷。

རོང་སལ 〔名〕 金樱子(药)。

རོང་གསལ་མེ་ཏོག 〔名〕 蔷薇花。

རོད 〔名〕 样子；姿态。〔动〕 同 ཉམས་པ。

རོད་ཉམས་པ 〔形〕 衰弱；体力衰退；容颜黯淡；形容憔悴。

རོད་རྙེད་པ 同 རོད་ཉམས་པ。

རོད་པ 〔名〕 (古)衣服。

རོད་པོ 〔形〕 僵硬；顽固；坚硬。

རོད་རོད་པོ 〔形〕 匆忙；仓促；急迫。

རོམ་པོ 同 སྦོམ་པོ 〔形〕 粗；壮；洪大。

རོལ 〔名〕 1.沟；渊。2.犁沟。3.面；边，如：ཕ་རོལ 那边，ཚུར་རོལ 这边。

རོལ་ཀལ 〔名〕 犁沟(耕地后的沟痕)。

རོལ་ཉེག 〔名〕 妩媚；妖娆。

རོལ་ཆ 〔名〕 乐器。

རོལ་རྩེད 〔名〕 游戏。

རོལ་གནས 〔名〕 1.娱乐场所。2.戏台。

རོལ་པ 〔名〕 受用；享受；娱乐；嬉戏。

རོལ་བ 〔动〕 1.享乐；享受；陶醉。2.娱乐；游戏。3.赏；

饮；食。

རོལ་དབྱངས 〔名〕音乐；旋律。

རོལ་མོ 〔名〕音乐。

རོལ་མོ་མཁན 〔名〕乐师；音乐家。

རོལ་རྒྱུད 〔名〕犁沟。

རོལ་རྩེད 〔名〕娱乐。

རོལ་ཚན 〔名〕文娱节目。

རོལ་ཚིགས 〔名〕节奏；节拍（音乐）。

རླག་པ 〔动〕未来式为 བརླག，过去式为 བརླགས。1.抛弃；丢掉。2.糟蹋；浪费。

རླག་མོ 〔名〕1.污秽。2.粪便。

རླངས་པ 〔名〕气；蒸汽；水蒸汽。

རླངས་འཁོར 〔名〕汽车。

རླངས་གྲུ 〔名〕汽船；汽艇。

རླངས་ཕྲུལ་ཐོ་བ 〔名〕蒸汽锤。

རླངས་ཕྲུལ་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕蒸汽机。

རླངས་ཆུ 〔名〕蒸馏水。

རླངས་རོ 〔名〕废气。

རླན 〔名〕湿；潮湿。

རླན་གྲང 〔名〕阴潮；湿冷。

རླན་ཙགོ 〔名〕1.潮湿；湿润。2.麦酒。

རླན་དུག 〔名〕潮毒。

རླན་པ 〔形〕或〔名〕湿的。

རླན་སྣན 〔名〕1.酒。2.湿润。

རླན་གཤེར 〔名〕1.湿润。2.水。

རླབས 〔名〕1.浪。2.波涛。3.潮汐。

རླབས་རྒྱུན 〔名〕潮流；水流。

རླབས་ངན 〔名〕恶浪。

རླབས་སྤྲེ 〔名〕浪花。

རླབས་ཆེ་བ 〔名〕伟大。

རླབས་ཆེན 〔名〕1.波澜壮阔；广大。2.伟大。

རླབས་ཕྲེང 〔名〕波涛起伏；波浪相续。

རླམ 〔名〕（古）锈；霉。

རླམ་ཁྲེར་པ 〔名〕（古）1.贪取；

贪占；贪污。2.馋。

ཟུམ་པ 〔动〕 皺；聚。

རླིག་རྡོང 同 རླིག་རིལ 〔名〕 睾丸。

རླིག་པ 〔名〕 睾丸。

རླིག་རིལ 同 རླིག་རྡོང。

རླིག་རྒྱགས་པ 〔名〕 睾丸下坠；疝气。

རླིང་བ 〔动〕 未来式为 བརླིང， 过去式为 བརླིངས， 命令式为 རླིངས。 稳定；稳固。

རླིངས 〔形〕 1.广大；全部；总共。2.无垠；无边。〔动〕为 རླིང་བ 的命令式。

རླིངས་ཀྱིས 〔副〕 逐步地；逐渐地；次第地。

རླིངས་པོ 〔形〕 1.态度严肃。2.全；总；共。

རླིད་བུ 〔形〕 囫囵皮袋。

རླབས་པ 〔形〕 (古)广；大；深奥。

རླུག་པ 〔动〕 未来式为 བརླུག， 过去式为 བརླུགས， 命令式为 རླུགས。 1.泻；流出。2.下坠。3.信任；相信。

རླུགས 〔动〕 为 རླུག་པ 的命令式。

རླུགས་པ 〔动〕 为 ལུག་པ 的过去式。

རླུང 〔名〕 1.风。2.空气；呼吸。

རླུང་སྐྱོན 〔名〕 风灾；风害。

རླུང་བསྐྱོད 〔名〕 吹风；刮风；风行。

རླུང་ཁ 〔名〕 风口。

རླུང་ཁམས་ཆེན་པོ 〔名〕 大气。

རླུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ཆགས་རིམ 〔名〕 大气层。

རླུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་གནོན་ཤུགས 〔名〕 大气压。

རླུང་འཁོར 〔名〕 1.风车。2.恼怒。3.风向计。4.风轮。

རླུང་འཁྱིམས 〔名〕 月晕；风匿。

རླུང་འཁྱིལ 〔名〕 旋风。

རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན 〔名〕 风幢(虹的藻词)。

རླུང་གྲུ 〔名〕飞船。

རླུང་རྒྱུན 〔名〕气流。

རླུང་སྒོ 〔名〕1.风门。2.窗。

རླུང་སྐྱིབ 〔名〕障风；屏风。

རླུང་འཇམ་པོ 〔名〕和风。

རླུང་འཇིལ 〔语〕使风息止。

རླུང་འཁོར 〔名〕风镐。

རླུང་རྟ 〔名〕禄马；风马；运气。

རླུང་རྟ་ཉམས་པ 〔语〕倒运；倒霉。

རླུང་ཐོ 〔名〕风锤。

རླུང་ཐོར 〔名〕风疹(病)。

རླུང་ནག 同 རླུང་འཚུབ 〔名〕黑风；狂风；暴风。

རླུང་གནོད 同 རླུང་རྒྱུན。

རླུང་གནོན 〔名〕风压；气压。

རླུང་སྦུར 〔名〕风筝。

རླུང་རྒོད 〔名〕鹫或鹰的别名。

རླུང་འགྱོས་པ 〔语〕风动；起风。

རླུང་འཕྲིན 〔名〕广播。

རླུང་པོ 〔名〕风。

རླུང་འཕྱུད་གནམ་གྲུ 〔名〕喷气式飞机。

རླུང་དམར 〔名〕暴风；狂风，恶风。

རླུང་ཚོམ 〔名〕气团。

རླུང་འཚུབ 同 རླུང་ནག。

རླུང་ཟད་ཟག་རྡོ 〔名〕风化石。

རླུང་ཡན 〔名〕邪风；歪风。

རླུང་ཡོར 或 རླུང་གཡོར 〔名〕帆。

རླུང་གཡབ 〔名〕扇子。

རླུང་གཡོབ 〔语〕扇扇；扇风。

རླུང་རས 〔名〕蒲布。

རླུང་རྦབས 〔名〕风潮。

རླུང་ཤུགས 〔名〕风势；风力。

རླུང་གསོས 〔名〕波浪的别名。

རླུབས 〔名〕1.地穴；窖。2.沟。3.坑；阱。〔形〕同 དམའ་བ。

རླུབས་པ 〔名〕复盖物。〔动〕未来式为 བརླུབ，过去式为

བརླབས， 命令式为 རླབས。1.复盖。2.隐藏。

རློ་བ 〔动〕1.揉；搓软。2.未来式为 རློ，过去式为 རློས。悬挂；吊；悬垂。

རློག་པ 〔动〕未来式为 བརློག，过去式为 བརློགས， 命令式为 རློགས。毁坏；破坏；毁灭。

རློགས 〔动〕为 རློག་པ 的命令式。

རློད་པ 〔动〕未来式为 བརློང， 过去式为 བརློངས， 命令式为 རློངས。 了解；理解；习惯；熟习。

རློདས 〔动〕为 རློང་བ 的命令式。

རློན་སྐྱེས་བྱིན་ཚལ 〔名〕水芹菜（药）。

རློན་ཁྲུས 〔名〕吐泻；湿浴。

རློན་ཆང 〔名〕酒。

རློན་ཚབ་ཚབ 〔形〕湿淋淋。

རློན་ཐོར 〔名〕湿疹。

རློན་པ 〔形〕1.潮湿。2.生的，未煮的，如：ཤ་རློན་པ 生肉。〔动〕未来式及过去式为 བརླན， 命令式为 རློན。弄湿；浸湿；润湿。

རློན་འབྲུམ 〔名〕湿疹。

རློན་གཤེར་གཤེར 〔形〕湿淋淋。

རློབ་པ 〔动〕1.未来式为 བརླབ，过去式为 བརླབས， 命令式为 རློབས。加持；护；赐；加被。2.改变。 3.摇动；震动。4.同 འགྱུལ་བ。

རློམ་པ 〔动〕未来式为 བརླམ་པ，过去式为 བརླམས་པ。1.迷惑。2.粘附。3.变坏。4.高傲；自负；矜夸。5.贪求。6.相信。

རློམ་སེམས 〔名〕1.自负；傲慢。2.贪心。

རློས་པ 〔动〕为 རློ་བ 的过去式。

བརླ 即 **བརླ་རྐང** 〔名〕大腿。

བརླ་ཤ 〔名〕大腿；腿面。

བརླག་བོར 〔名〕失落；丢失。

བརྩག་པ 〔动〕为 རྩག་པ 和 རྩོག་པ 的未来式。

བརྩགས་པ 〔动〕为 རྩག་པ 和 རྩོག་པ 的过去式。

བརྩད་པོ 同 རྩུབ་པོ〔形〕粗;粗鄙;粗鲁;鲁莽。

བརྩད་པོར་སྤྱོད་པ 〔语〕粗鲁的举止。

བརྩད་སྤྱོད 〔名〕粗鲁的举动;妄动;莽撞。

བརྩད་མོ 〔名〕悍妇;泼妇。

བརྩད་ཚིག 〔名〕鄙语,粗言。

བརྩདས་པ 〔名〕愤狠心。

བརྩདས་སེམས 〔名〕愤恨心。

བརྩན་པ 〔动〕为 རྩོན་པ 的未来式和过去式。

བརྩབ་པ 〔动〕为 རྩོབ་པ 的未来式。

བརྩབས་པ 〔动〕为 རྩོབ་པ 的过去式。

བརྩམ་པ 〔动〕为 རྩོམ་པ 的未来式。

བརྩམས་པ 〔动〕为 རྩོམ་པ 的过去式。

བརྩིད་པ 〔形〕1.深奥;深远。2.稳固;稳定。3.驯服;乖。4.爱惜。〔动〕为 རྩིང་བ 的未来式。

བརྩིདས་པ 〔动〕为 རྩིང་བ 的过去式。

བརྩུག་པ 〔动〕为 རྩུག་པ 的未来式。

བརྩུགས་པ 〔动〕为 རྩུག་པ 的过去式。

བརྩུབ་པ 〔动〕为 རྩུབས་པ 的未来式。

བརྩུབས་པ 〔动〕为 རྩུབས་པ 的过去式。

བརྩོང་བ 〔动〕为 རྩོང་བ 的未来式。

བརྩོངས་པ 〔动〕为 རྩོང་བ 的过去式。

ལ

ལ 〔名〕1.山；山坡。2.(汉)蜡；蜡烛。〔介〕为藏文文法ལ་དོན中自由添接的用字之一，语法上有业格、自性业格、为格、依格及时间格等用法，表：向、往、为、因、在、于等义。〔连〕作连词用时，主要表示语气上的承接、进层、转折、原因等用法和意义。

ལ་ཀ 亦作ལ་ཁ 〔名〕1.山顶；山岭。2.上面；上部。

ལ་ཁད 〔副〕渐近；快要；将近。

ལ་ཁའི་ཉི་མ 〔名〕夕阳。

ལ་ཁྲལ 同 ལ་གཅན。

ལ་ཤོར 〔副〕(古)迅速；快。

ལ་རྒྱ 〔名〕1.声誉；名声；面子。2.封山禁令。3.尊严；骨气；气节(指人)。

ལ་རྒྱ་འཛིན་པ 〔语〕争气。

ལ་སྒོ 〔名〕山口。

ལ་གཅན 同 ལ་ཁྲལ 〔名〕关税。

ལ་གཅན་པ 〔名〕关税员。

ལ་ཚ 〔名〕火漆；脂胶；松香。

ལ་ཕུད 为 ལ་ཕུག་དང་ཕུད་མ 的缩写 〔名〕萝卜与蔓菁。

ལ་ཏེ 〔名〕1.痕迹，标记，符号。2.本事；本领。

ལ་ཏིང་ཨེ་མེ་རིད 〔名〕拉丁美洲。

ལ་བཏགས 〔名〕藏文下加字ལ。

ལ་སྟོང 〔名〕荒山。

ལ་ཐིག 〔名〕火漆印。

ལ་ཐོག 〔名〕山顶上；山岭上。

ལ་ཐོད 〔名〕头巾；缠头巾。

ལ་དྭགས 〔名〕拉达克(地)。

ལ་དྭག 同 ཛེ་དྭག。

ལ་དོན 〔名〕藏文文法 ལ 义字，即作业格、自性业格、为格、依格、时间格用的 དུ་ ཏུ་ན་ར་རུ་ལ་སུ 七个文法字。

ལ་ཐོ 〔名〕1.高山，高峰。2.奶渣。

ལ་ཕྱོས 〔名〕报复，报答。

ལ་ཕུག 〔名〕(汉)萝卜。

ལ་ཕུག་དཀར་རིལ 〔名〕圆根萝卜。

ལ་མེ 〔名〕1.山火。2.野火。

ལ་མྱོ 〔形〕迅速；快。

ལ་སྨྱུག 〔名〕蜡笔。

ལ་རྩེ 〔名〕1.山顶；山尖。2.鄂博。

ལ་ཞིགས 〔名〕山脊；山梁上。

ལ་གཞས 〔名〕山歌；情歌。

ལ་ཟློ་བ 〔名〕1.判决者；裁决者。2.终结；解决；决断。

ལ་ཐུར 同 ལ་ཐོར。

ལ་ཡོགས་འཁོར་བ〔名〕恶报。

ལ་ལ 〔代〕或〔数〕有些；某些。

ལ་ལ་ཕུད 〔名〕蛇床子(药)。

ལ་ཤན་འབྱེད་པ 〔语〕分辨，分别。

ལ་སོ 〔名〕山顶上的岗哨。

ལ་སོགས་པ 〔数〕等等。

ལྭ་བ 〔名〕衣服；褐衣。

ལྭ་མག 〔名〕草坯子；带草根的泥块。

ལྭ་རགས 〔名〕草坯墙。

ལྭ་ཤག 参看 ལྭ་བ。

ལག 〔名〕1.参宿(二十八宿之一)。2.代 ལག་པ。

ལག་ཀོར 同 ལག་དཀྲིས。

ལག་དཀྲིས 〔名〕手镯；手钏。

ལག་རྡང 〔名〕乞丐；穷人。

ལག་སྐྱོགས 〔名〕木杓；柄杓。

ལག་བསྐོར་འཁེལ་འཁོར 〔名〕纺车。

ལག་ཁྱོར 〔名〕握，捧，掬。

ལག་མཁར 〔名〕手杖。

ལག་འཁྱེར 〔名〕执照；证件；文凭。

ལག་རྒྱན 〔名〕手饰；钏。

ལག་སྒམ 〔名〕手提箱。

ལག་ངར 〔名〕手腕；前臂。

ལག་དངུལ 〔名〕现金；现款；现钱。

ལག་ཟེ 〔名〕手癣；鹅掌风(病)。

ལག་གཅིག 〔数〕一匹骡子的单位名称。

ལག་ལྕགས 〔名〕手铐。

ལག་ཤུབས 〔名〕1.手套。2.套袖。

ལག་ཆ 〔名〕1.工具；用具。2.武器。

ལག་འདོན 〔名〕税捐；捐献。

ལག་རྗེས 〔名〕1.手迹；手印。2.成绩；功绩。

ལག་ཤ 〔名〕1.手臂。2.盗；偷；不予而取。

ལག་གཏུབ 同 ལག་ཐུབ 〔语〕1.能胜任；能担负。2.速；疾速。

ལག་རྟགས 〔名〕1.手印。2.赠品；礼物。

ལག་ཕྱབས 〔名〕赠予；给予。

ལག་སྟོང 〔名〕1.赤贫者。2.空手。

ལག་སྟོང་མི་ཁ 〔名〕敌人；怀恨者。

ལག་བསྟར 为 ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ 的缩写 〔名〕实行。

ལག་བསྟར་མ 〔名〕真迹；手迹；题字；签名。

ལག་ཐུབ 参看 ལག་གཏུབ。

ལག་ཐོ 〔名〕札记。

ལག་ཐོག 〔名〕现金；现款。

ལག་ཐོབ་པ 〔语〕到手；得手。

ལག་མཐིལ 〔名〕手掌；手心。

ལག་མཐུ 〔名〕1.工资。2.能力；手艺。

ལག་དམ 〔名〕名章。〔形〕吝啬；小气。

ལག་དར 〔名〕礼帛；哈达。

ལག་དལ 〔名〕闲着无事干。

ལག་དེབ 〔名〕手册；笔记本；记录本。

ལག་རོ 〔名〕助手；伙计。

ལག་གདུབ 同 ལག་དཀྲིས。

ལག་བདེ 〔名〕巧手。

ལག་མདའ 〔名〕手枪。

ལག་རྡུམ 〔名〕断手；秃手。

ལག་བརྡ 〔名〕手势；招手；手语。

ལག་བརྡ་གཏོང་བ 〔语〕打手势。

ལག་བསྣམས 〔名〕1.拥抱。2.背绑。

ལག་བསྟོགས 〔名〕准备；预备。

ལག་ཉོམ་བྱེད་པ 〔语〕触；抚摸。

ལག་སྟོད 〔名〕伸手可及的东西。

ལག་པ 〔名〕1.手。2.前肢。

ལག་པ་གློད་པ 〔语〕撒手。

ལག་པ་མི་སྤོབས 〔语〕谨慎；不敢放手。

ལག་པ་བསྲོ་ཐབ 〔语〕手炉。

ལག་ཟོད 同 ལག་རྒྱོད。

ལག་རྒྱོད 〔名〕助手；帮手。

ལག་སྐུད 同 ལག་ཆ。

ལག་སྤྲོད 〔语〕交付；亲手交付；当面交给。

ལག་ཕུབ 〔名〕盾；挡箭牌。

ལག་ཕུར 〔语〕搓手。

ལག་ཕྱིས 〔名〕手巾；手帕；毛巾。

ལག་འཕུར 〔名〕按摩。

ལག་བེར 〔名〕手杖。

ལག་བྱང་མ 〔名〕快手；巧手。

ལག་བྲིས 〔名〕1.信札；手迹；题词；手书。2.手抄本。

ལག་འབོམ 〔名〕手榴弹。

ལག་དམར 〔名〕刽子手；凶手。

ལག་རྩལ 〔名〕技术。

ལག་རྩལ་པ 〔名〕技术员。

ལག་རྩིས 〔名〕相面术；掐算。

ལག་མཛོད 〔名〕手提箱。

ལག་འཛིང 〔名〕徒手搏斗，肉搏；殴斗。

ལག་འཛིན 〔名〕收据；执照；凭证。

ལག་ཞ 〔名〕缺一只手者；单臂者。

ལག་གཟུངས 〔名〕1.拉手；门环。2.栏干；扶手。

ལག་བཟོ 〔名〕工匠。

ལག་བཟོ་པ 〔名〕手艺人，手工业者。

ལག་ཡངས་མ 〔名〕手松者；慷慨者。

ལག་གཡོག 〔名〕1.杂役，仆役。2.助手；帮手。

ལག་རས 参看 ལག་ཤུབས。

ལག་རིལ 〔名〕断手；无手指者。

ལག་རིས 〔名〕手纹，指纹，手迹。

ལག་ལེན 〔名〕1.实行；执行，实践；实施。2.成规；规约。

ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན 〔谓〕贯彻。

ལག་ཤུབས 〔名〕手套。

ལག་ཤེས 〔名〕手工，手艺。

ལག་སོར 〔名〕手指。

ལག་སོར་རྡུམ 〔名〕断指的手。

ལགས 〔助〕1.加于人称名词后，表示尊敬，如：དགེ་རྒན་ལགས。2.是；对（敬）。

ལགས་སོ 〔语〕是的；对的（敬）。

ལང་ཀ 〔名〕（梵）斯里兰卡（国家名）。

ལང་ཐང་འཛུས་ཟ 〔名〕无患子（药）。

ལང་ཐང་རྩེ 〔名〕天仙子（药）。

ལང་བ 〔动〕未来式为 ལང，过去式为 ལངས，命令式为 ལོངས。起；起立；升起。

ལང་ཚོ 〔名〕少壮；青年；年华，青春。

ལང་ཚོ་མ 〔名〕少女；妙龄少女。

ལང་ལིང 〔副〕徐徐移动；飘浮。

ལང་ལོང 〔副〕密集；纷纷。

ལང་ཉོར 〔名〕恶习；坏习惯。

ལངས་རྐྱེན 〔名〕起因。

ལངས་པ 〔动〕为 ལང་བ 的过去式。

ལངས་ཕྱོགས 〔名〕立场。

ལད་པ 〔形〕1.柔弱；无力；疲劳。2.腐朽；腐败；腐烂。

ལད་པོ 〔名〕懒汉；好吃懒做者。

ལད་མོ 〔名〕模仿；仿照；学样。

ལད་ཟློས 〔名〕模仿；仿照；仿效。

ལད་བཟོ 〔名〕仿造；仿制。

ལན 〔量〕次；回；趟。〔名〕答案；回答。

ལན་ཀན 〔名〕（汉）栏杆；篱笆。

ལན་བསྐྱར 〔副〕又一次；再次；重复。

ལན་གྲངས 〔名〕次数。

ལན་སྒྲ 〔名〕谷响；回声。

ལན་ཆགས 〔名〕1.灾难；不幸；厄运。2.麻烦；烦劳。

ལན་འདེབས་པ 〔语〕答复，回复，回答；答应。

ལན་ལྡོག 〔动〕回答；答复。

ལན་པ 〔名〕答复；回答。

ལན་བུ 〔名〕辫；发结。

ལན་བུན་པ 同 བུན་པ。

ལན་ཚིག 〔名〕答话；回话。

ལན་ཚྭ 〔名〕碱。

ལན་ཚར 〔名〕辫穗。

ལན་ལོག 参看 ལན་ལྡོག。

ལན་སློག 〔动〕回答，答复，回复。

ལབ་སྒྲེད 〔名〕鸣放。

ལབ་པ 〔动〕未来式为 ལབ，过去式为 ལབས，命令式为 ལོབས。谈；说；讲。

ལབ་བེ་ལོབ་བེ 〔形〕喋喋不休。

ལབ་རྫེ 同 ལ་རྫེ。

ལབ་གཞི 同 གླེང་གཞི 〔名〕1.序言；前言；导言；引言。2.主题；话题；事由。

ལབ་བཟང 〔名〕动听的言语；甜言蜜语。

ལབ་ལེབ 〔形〕扁平。

ལབ་ཚོབ 〔副〕乱说；胡言乱语。

ལབ་སོན 〔名〕莱菔子（药）。

ལབས་པ 〔动〕为 ལབ་པ 的过去式。

ལམ 〔名〕1.道路；路程。2.方式；途径。

ལམ་ཀ 或 ལམ་ཁ 〔名〕路；道路；路线。

ལམ་ཕྲག 〔名〕秘道。

ལམ་ཁ་བྲག 〔名〕叉道；支路。

ལམ་ཐེར 〔名〕护照；路证；通行证。

ལམ་འཁེལ 〔名〕沿路；沿途。

ལམ་གྲོགས 〔名〕伴侣（同路）。

ལམ་བགྲོད 〔名〕旅行者；旅客。

ལམ་མགྲོན 〔名〕旅客；客商；行人。

ལམ་འགྲོ 〔名〕时运；运气。

ལམ་རྒྱགས 〔名〕干粮；路上的饮食。

ལམ་རྒྱུད 〔名〕沿线；沿途；沿路。

ལམ་རྒྱུས 同 ལམ་སྣ་པ 〔名〕引路者；向导。

ལམ་སྒོ 〔名〕牌坊；牌楼。

ལམ་སྒྲོན 〔名〕路灯。

ལམ་དངུལ 〔名〕旅费；路费；盘缠。

ལམ་ལྕགས 〔名〕钢轨。

ལམ་ཆས 〔名〕行李。

ལམ་རྟགས 〔名〕1.路证；路条；护照。2.路标。

ལམ་རྟེན 〔名〕路基。

ལམ་རྟོག་པ 〔名〕斥候；尖兵；探险者。

ལམ་སྟོན་སྒྲོན་མེ 〔名〕灯塔；指路明灯。

ལམ་ཐིག 〔名〕线路（车辆）；路线（交通）。

ལམ་ཐོ 〔名〕1.路标。2.游记；旅途的札记。

ལམ་མཐུན 〔名〕同道；同行。

ལམ་བདེ 〔名〕坦途；平路。

ལམ་མདོ 〔名〕歧路；交叉

路口。

ལམ་འདེགས 〔名〕马。

ལམ་འདྲེན་པ 〔名〕向导；引路人。

ལམ་ནོར་བ 〔语〕1.走错了路。2.走上了斜路。

ལམ་སྣ་པ 同 ལམ་ཟླས。

ལམ་པ 〔名〕1.旅客；行路人。2.引路人。3.守关卡者。

ལམ་པོ་ཆེ 〔名〕通衢大道。

ལམ་ཕྱགས་མཁན 〔名〕清道夫；清道工人。

ལམ་ཕྱོགས 〔名〕路线(政治)。

ལམ་འཕྲང 〔名〕险路；关隘；要道。

ལམ་བར 〔名〕中途，半路，沿途。

ལམ་མེ་བ 〔形〕闪耀，闪烁，灿烂。

ལམ་ཚོད 〔名〕途程；里程。

ལམ་འཛོམས 〔名〕道路的交点；交通枢纽。

ལམ་ཞར 〔名〕顺路；顺便，路过。

ལམ་གཞི 〔名〕路基。

ལམ་ཟུར 〔名〕路边；路旁。

ལམ་ཡིག 〔名〕护照，路票，通行证。

ལམ་རིམ 〔名〕1.道次；路程的阶段。2.宗喀巴著的《ལམ་རིམ་ཆེན་མོ》(普提道) 的简称。

ལམ་རོགས 〔名〕旅伴，同路人。

ལམ་ལ་ཆས་པ 〔语〕动身。

ལམ་ལུགས 〔名〕制度。

ལམ་ལོག 〔名〕迷途，错路，歧途。

ལམ་ཐོག 同 ལམ་ཡིག。

ལམ་སང 〔副〕立即，即刻，马上。

ལམ་སེ 同 ཧ་ལམ 〔副〕大约，大致。

ལམ་སྲང 〔名〕街，巷。

ལམ་སྲོལ 〔名〕规章，制度。

ལམ་གསོ་བ 〔名〕养路工。

ལར 〔副〕(古) 总之；一般地。

ལར་རྒྱ 同 ལ་རྒྱ。

ལས 〔名〕1.职业；工作。2.业；先业；宿业(佛)；命；命运。〔动〕作；为；干；搞；用以。〔介〕1.从；由。2.同 མ་གཏོགས 除外。3.相较。

ལས་ཀ 〔名〕工作。

ལས་ཀ་ཆད་པ 〔语〕旷工；缺勤。

ལས་ཀ་བྱེད་ཐབས 〔名〕工作方法。

ལས་དཀར 〔名〕白业(佛)。

ལས་སྐལ 〔名〕1.份内的工作。2.工分。3.福分；缘分；命运。

ལས་སྒྲུན 〔名〕建造。

ལས་ཁུངས 〔名〕机关；部门；单位。

ལས་ཁུར་དགོངས་ཞུ 〔语〕辞职。

ལས་ཁྲལ 〔名〕劳役。

ལས་ཁྲི 〔名〕脚手架(修筑工程)。

ལས་གྲོགས 〔名〕同事。

ལས་གླ 〔名〕工资；工钱。

ལས་བགོས 〔名〕分工。

ལས་འགན 〔名〕任务；责任。

ལས་འགན་སྤོ་བ 〔语〕调职。

ལས་འགུལ 〔名〕运动(政治)。

ལས་འགོ་འཛུགས་པ 〔语〕开工。

ལས་རྒྱུ་འབྲས 〔名〕因果。

ལས་སྒོ 〔名〕1.同 ལས་སྐལ。2.部门。3.业务。

ལས་སྒྲུབ 〔名〕作业；工作；干活；创业。

ལས་ངན 〔名〕1.恶行；罪孽。2.恶运。

ལས་ཅན 〔名〕1.有运气者。2.勤劳的。

ལས་ཆས 〔名〕干活的用具。

ལས་ཆེན 〔名〕鸿运；大福分。

ལས་ཚད 〔名〕效率；效能；

工效。

ལས་གཉེར 〔名〕营业；办事。

ལས་རྟགས 〔名〕1.官衔，品级。2.工级。

ལས་ཐོ 〔名〕记工簿；考勤表。

ལས་དོན 〔名〕事务，事业。

ལས་དོན་རུ་ཁག 〔名〕工作队。

ལས་ནག 〔名〕黑业(佛)。

ལས་ནད 〔名〕1.先天性疾病。2.职业病。

ལས་སྣ་བ 〔名〕职员；负责人。

ལས་སྦྱོན 〔名〕加工。

ལས་དཔོན 〔名〕工头；监工者。

ལས་སྤོས 〔名〕转业。

ལས་སྤོས་དམག་མི 〔名〕转业军人。

ལས་འཕྲོ 〔名〕1.未完结的事情。2.福报。3.余业。

ལས་འཕྲོ་ཅན 〔名〕有缘的人(佛)。

ལས་བྱེད་པ 〔名〕干部。

ལས་བྱེད་མི་སྣ 〔名〕工作人员。

ལས་བྱོལ 〔名〕矿工。

ལས་དབང་སྨྲ་བ 〔名〕宿命论。

ལས་དམག 〔名〕工兵。

ལས་རྨས 〔名〕工伤。

ལས་ཚན 〔名〕工作项目；工段。

ལས་ཚབ 〔名〕代办。

ལས་ཚོགས 〔名〕行会。

ལས་འཛིན་པ 〔名〕理事。

ལས་ཞག 〔名〕工作日。

ལས་ཞོར 〔名〕业余。

ལས་གཞས 同 ཡར་གཞས 〔名〕夯歌。

ལས་གཞུང་པ 〔名〕忠于事业者。

ལས་བཟོ 〔名〕职工。

ལས་ཡུན 〔名〕工期。

ལས་ཡུལ 〔名〕工地；工区。

ལས་ཡུལ་དངོས 〔名〕现场。

ལས་རིགས 〔名〕职业；行业。

ལས་རིམ 〔名〕工序。

ལས་རེས 〔名〕值班；值勤。

ལས་རོགས 〔名〕伙计（合作者）；辅助；辅佐。

ལས་རོགས་པ 〔名〕副手；副职；助手。

ལས་ལོ 同 ལས་ཞུགས་ལོང་ལོ 〔名〕工龄。

ལས་ལོག་རྒྱག་པ 〔动〕返工。

ལས་ཤོར་བ 〔语〕失业。

ལས་སུ་བྱ་བ 〔名〕业格，藏文文法八格之一。

ལས་སླ་བ 〔形〕容易；简单；轻松；轻易。

ལས་གསར 〔名〕1.生手；新手。2.新工作。

ལས་གསོད 〔名〕工休；休班。

ལི 〔名〕1.生铜。2.(汉)梨。

ལི་སྐུ 〔名〕铜像。

ལི་ཁ་ར 或 ལི་ཀ་ར 〔名〕(梵)甘蔗。

ལི་ཁྲ 〔名〕合金。

ལི་ཁྲི 〔名〕1.朱砂；黄丹(药)。2.朱红色。

ལི་ཐང 〔名〕理塘（四川省甘孜藏族自治州的一个县）。

ལི་ཐོ 〔名〕历书；日历；年历。

ལི་སྡེར 〔名〕铜盘；铜碟。

ལི་བ 〔形〕偏、斜、歪。

ལི་མ 同 ལི་སྐུ。

ལི་དམར 〔形〕桔红色。

ལི་ཝང 〔形〕（汉）梨黄色；桔黄色。

ལི་ཡུལ 〔名〕于阗(和阗)。

ལི་ཤི 〔名〕野丁香(药)。

ལི་ཤི་ལོ་མ་ཆུང་བ 〔名〕小叶丁香(药)。

ལིག་བྱ་ཤིག 〔名〕孔雀石；灵母石(药)。

ལིག་ཤི་ཕྲེར 同 ཛཱ་ཏི 〔名〕(古)肉豆蔻；豆蔻花(药)。

ལིང་ཏོག 〔名〕白内障(病)。

ལིང་ངེ 同 ལིང་ལིང。

ལིང་ཏོག 或 ལིང་ཐོག 〔名〕翳；白内障(病)。

ལིང་བ 〔名〕整块。

ལིང་ཚེ 〔名〕格子，方格。

ལིང་ཏོ 参看 ལིང་ཏོག。

ལིང་ལིང 〔形〕密集，纷纷，滚动。

ལིང་ལོང 同 ལིང་ལིང。

ལིངས 〔名〕罗网。

ལིངས་པ 〔名〕猎人。

ལུ་ཀོང 同 ལུགས་ཀོང。

ལུ་གུ 同 ལུག་གུ 〔名〕羊羔。

ལུ་བ 〔动〕未来式为 ལུ，过去式及命令式为 ལུས。咳，咳嗽。

ལུ་མ 〔名〕潦池；沼泽。

ལུག 〔名〕绵羊。

ལུག་གུ 〔名〕羊羔。

ལུག་ཚད 〔名〕重冠紫菀(药)。

ལུག་ཚེན 〔名〕块根紫菀(药)。

ལུག་མཇེ 〔名〕对叶黄精(药)。

ལུག་སྒྲིད 〔名〕羯羊；阉羊。

ལུག་ཐུག 〔名〕公绵羊；种绵羊。

ལུག་པ 〔名〕牧羊者。〔动〕未来式为 ལུག，过去式为 ལྷུགས。1.泻出；流出。2.下坠。

ལུག་ལྤགས 〔名〕羊皮。

ལུག་མིག 〔名〕紫菀；菊花(药)。

ལུག་མིག་ནག་པོ 〔名〕金耳挖(药)。

ལུག་མིག་ནག་པོ་ཆུང་བ 〔名〕无名精(药)。

ལུག་སྦུར 〔名〕螃蟹甲(药)。

ལུག་ཟི་ར་བོ 〔名〕续断；美丽风毛菊；东方风毛菊(药)。

ལུག་གཞུག 〔名〕1.绵羊尾巴。2.腋窝。

ལུག་རིལ 〔名〕羊睾丸。

ལུག་རུ 〔名〕山蚰蜒(药)。

ལུག་རུ་སྨུག་པོ 〔名〕藓生马先蒿；大唇马先蒿；极丽马先蒿(药)。

ལུག་རུ་སེར་པོ 〔名〕长筒马先蒿；矮小马先蒿(药)。

ལུག་ཞུག 〔名〕王不留行(药)。

ལུག་གསོས་མི་རྟག 〔名〕红毛七(药)。

ལུགས 〔名〕1.铸；铸造。2.方法；形态；体裁。3.习惯；风俗；规矩；礼仪。4.道理。

ལུགས་སྐུ 〔名〕铸像（用金属铸造的像)。

ལུགས་ཕོར 〔名〕坩埚。

ལུགས་མགར 〔名〕铸工；铸匠。

ལུགས་འགལ 〔名〕犯规。

ལུགས་སྒྱུར་བ 〔语〕变法。

ལུགས་ཆས 〔名〕模具。

ལུགས་རྩིས 〔名〕旧历；阴历。

ལུགས་རྩིས་ཕྱི་ལོ 〔名〕农历；阴历；夏历；旧历。

ལུགས་དང་མཐུན་པ 〔语〕合理。

ལུགས་པ 〔名〕铸工。

ལུགས་པར 〔名〕1.砂型。2.印版。

ལུགས་མ 〔名〕1.铸象。2.铸造物。

ལུགས་སྲོལ 〔名〕风俗；习惯；惯例；制度；规则；章程。

ལུང 〔名〕教诫；教令；教义。

ལུང་སྟོང 〔名〕荒凉处；荒僻处。

ལུང་བསྟན 〔名〕1.教诫；告诫。2.预言；授记(佛)。

ལུང་ཐང 〔名〕平原，平川。

ལུང་མདའ 〔名〕谷口。

ལུང་འདྲེན་པ 〔语〕引证；引经据典。

ལུང་སྡེ་བཞི 〔名〕四部教(佛)，即 འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབྱེད 广戒经，ལུང་གཞི 十七事，ལུང་ཞུ་བ 请问教，ལུང་ཕྲན་ཚེགས 杂事经。

ལུང་པ 或 ལུང་བ 〔名〕山谷，山沟。

ལུང་ཞུ 〔名〕沟脑，谷底。

ལུང་ཕྲན་ཚེགས 〔名〕杂事经，为四部教之一(佛)。

ལུང་ཟ 〔名〕踝骨。

ལུང་ཚིག 〔名〕教条，词句

(引文)。

ལུང་འཛིན་རིང་ལུགས 〔名〕教条主义。

ལུང་ཞུ་བ 〔名〕请问教，为四部教之一(佛)。

ལུང་གཞི 〔名〕十七事，为四部教之一(佛)。

ལུང་ཕུར 〔名〕山沟；山洼；沟壑。

ལུད 〔名〕粪，肥料。

ལུད་སྐྱོགས 〔名〕粪勺。

ལུད་པ 〔名〕痰。〔动〕溢；泛溢。

ལུད་ཕུང 〔名〕粪堆。

ལུད་ཕོར 〔名〕痰盂。

ལུམས 〔名〕沐浴；暖疗法。

ལུམས་པ 〔动〕暖熨；熨疗。

ལུའུ་ཞན་ཚའོ 〔名〕(汉) 鹿衔草(药)。

ལུས 〔名〕身体。〔动〕为 ལུ་བ 的过去式和命令式。

ལུས་ཁྲབ 〔名〕1.甲胄；铠甲。2.太阳。

ལུས་ཁམས 〔名〕身体；肌体；身界(佛)。

ལུས་ཅན 〔名〕生物；具有形体者。

ལུས་ལྕི་མ 〔名〕孕妇。

ལུས་ཆད 〔名〕体罚。

ལུས་མཛེས་མ 〔名〕美女。

ལུས་སྟོབས 〔名〕体力。

ལུས་ལྡན 同 ལུས་ཅན。

ལུས་པ 〔动〕1.遗留。2.落后；迟到。

ལུས་པོ 〔名〕身体。

ལུས་ཕྲོད་རྒྱས་པ 〔语〕发育。

ལུས་ཕྲ 〔名〕1.身材窈窕。2.闪电。3.腰。

ལུས་ཕོངས 〔名〕体积；形体；身材。

ལུས་བྱད 〔名〕身体的形状。

ལུས་འབབ 同 རྔུལ་ཆུ 〔名〕汗；汗水。

ལུས་མ 〔名〕剩余；尾数；渣滓。

ལུས་རྩལ 〔名〕体育。

ལུས་རྩལ་ཐང 〔名〕操场。

ལུས་ཟུངས 〔名〕体力;元气;体质。

ལུས་ཤེད 同 ལུས་སྟོབས。

ལུས་སེམས 〔名〕身心。

ལུས་སྲོག་ཕངས་མེད 〔语〕奋不顾身。

ལུས་སྲོག་བློས་བཏང 〔语〕牺牲(引申)。

ལུས་གསོ 〔名〕休养。

ལུས་གསོ་ཁང 〔名〕休养所。

ལེ་ཁག 同 ལེ་ཚན 或 ལེའུ 〔名〕章;节;品;段落。

ལེ་བཀན 〔名〕红黄色,杏黄色。

ལེ་བཀན་ཕྱེ 〔名〕普通红花;尼泊尔的红花(药)。

ལེ་ཐོགས 〔名〕犯规;失职(工作失职后追究责任)。

ལེ་ན 〔名〕绒毛,细绒。

ལེ་དབར་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་གི་རྒྱང་སྐྱོད 〔语〕二万五千里长征。

ལེ་ཚན 〔名〕篇章,节目。

ལེ་ཚེ 〔名〕1.支分,小部分。2.同 ལིང་ཚེ。

ལེ་ལག 〔名〕1.附录,补遗。2.支分。

ལེ་ལན 〔名〕1.谴责,斥骂。2.报复。

ལེ་ལོ 〔形〕懒惰;懈怠。

ལེ་ཧོར་མེད་པ 〔语〕不懈怠,不偷懒;积极;精进。

ལེགས་སྐྱེས 〔名〕礼物;礼品;赠品;锦标。

ལེགས་སྒྲིག 〔名〕整编;整理;整治;整顿;调整。

ལེགས་བཅོས 〔名〕改善;改良。

ལེགས་བཅོས་རིང་ལུགས 〔名〕改良主义。

ལེགས་ཆ་དར་སྤེལ 〔语〕发扬优点。

ལེགས་བརྗོད 〔名〕1.善语,吉祥语。2.详述。

ལེགས་ཉེས 〔名〕善恶;功过。

ལེགས་ཉེས་ཕྱེ་བ 〔语〕判别,

鉴别。

ལེགས་ཏོག་ལེགས་འཚོལ 〔语〕精益求精。

ལེགས་པ 或 ལེགས་པོ 〔形〕妙；好；善；美丽；优美。

ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག 〔语〕扬善抑恶。

ལེགས་བྱས 〔名〕善事；好事。

ལེགས་འབུལ 〔名〕供献；善施。

ལེགས་སྦྱར 〔名〕修辞；润色。

ལེགས་སྦྱར་སྐད 〔名〕梵语。

ལེགས་སོ 参看 ལེགས་པ。

ལེགས་འཛོམ 〔形〕完美；完善。

ལེགས་ཞན 同 ལེགས་ཉེས。

ལེགས་བཤད 〔名〕雅言；格言。

ལེགས་གསོ 〔名〕修理；整修。

ལེགས་གསོལ 〔名〕致谢；感谢。

ལེན་པ 〔动〕未来式为 བླང，过去式为 བླངས，命令式为 ལོངས。 1.取；受；接受；应允；承认；答应。 2.执；握；拿。 3.唱。

ལེབ་སྒྱེ 〔名〕长扁口袋（驮在牲畜背上时不用鞍子）。

ལེབ་ངོས 〔名〕平面。

ལེབ་ལྕུག 〔名〕条子；金属条子。

ལེབ་མཆུ 〔名〕扁嘴。

ལེབ་ཕྱགས 〔语〕横扫。

ལེབ་མོ 同 ལེབ་ལེབ 〔形〕扁；扁平。

ལེའུ 〔名〕章；节；品；回；段落。

ལོ 〔名〕1.年；载。 2.岁；年龄。

ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས 〔名〕1.十二相生：བྱི་བ 鼠，གླང 牛，སྟག 虎，ཡོས 兔，འབྲུག 龙，སྦྲུལ 蛇，རྟ 马，ལུག 羊，སྤྲེལ 猴，བྱ 鸡，ཁྱི 狗，ཕག 猪。2.十二地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

ལོ་ཕྱུ་ཆུས་པ 同 ལོ་ལེགས་པ 〔名〕丰年；庄稼丰收。

ལོ་ཁམས་བཅུ 〔名〕天干。

ལོ་ཁམས་བརྩི་སྟངས 〔名〕 历法。

ལོ་ཁྱུད་འཁོར 〔名〕 周岁，整年，周年。

ལོ་འཁོར 〔名〕 周年。

ལོ་འཁོར་ཧྲི 〔名〕 终年。

ལོ་གླ 〔名〕 长工。

ལོ་འགོ 〔名〕 年初。

ལོ་ཀུན་དྲུག་ཅུ 〔名〕 甲子；六十甲子。

ལོ་རྒྱུས 〔名〕 历史；传记；故事。

ལོ་ཧྲི 〔名〕 1.整年。2.虚岁。

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི 〔名〕 五年计划。

ལོ་ཆུ་ལེགས་པ 〔语〕 雨水调润；雨旸时若。

ལོ་ཆུང་གདོང་ལེན་རུ་ཁག 〔名〕 少年先锋队。

ལོ་ཆེན 即 ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ 的缩写〔名〕 大译师。

ལོ་མཇུག 〔名〕 年底；年末；年终。

ལོ་མཇུག་མ 〔名〕 年底；年尾，年终。

ལོ་རྗེས་མ 〔名〕 明年，来年。

ལོ་མཉམ 〔名〕 同岁，同庚。

ལོ་སྐྱིད 〔名〕 1.属相。2.寿命。

ལོ་ཏོག 〔名〕 庄稼。

ལོ་རྟགས 〔名〕 属相，年号，地支。

ལོ་ཐད 〔名〕 1.岁贡。2.田赋，农业税。

ལོ་ཐོ 〔名〕 历书，日历；年历。

ལོ་ཐོག 参看 ལོ་ཏོག。

ལོ་དང་པོ 〔语〕 元年。

ལོ་དར་མ 〔名〕 壮年；中年；成年。

ལོ་དེ 〔名〕 当年。

ལོ་དེབ 〔名〕 年鉴，年谱。

ལོ་འདབ 〔名〕 叶子，树叶，枝叶。

ལོ་ན་ཕྲ་བ 〔名〕 幼稚(年纪)，年轻。

ལོ་ན་གཞོན་པ 〔名〕 年轻；年轻人。

ལོ་ནག 〔名〕凶岁；灾年。

ལོ་པ 同 ལོ་རིས 或 ལོ་རྟགས 及 ལོ་སྐྱིད 〔名〕属相；相生。

ལོ་པཎ 为 ལོ་ཙཱ་བ་དང······པཎྜི་ཏ་གཉིས 的缩写〔名〕译师和班支达。

ལོ་ཕུད 〔名〕青苗（过年时为预祝丰收在家里用器皿种的青苗)。

ལོ་འབབ 〔名〕年成。

ལོ་འབུལ 〔名〕贡品；贡物；岁贡。

ལོ་མ 同 ལོ་འདབ。

ལོ་མ་ཁྲ་ཅན་དམར་རིལ····མགོ་ནག 〔名〕花叶三七(药)。

ལོ་མ་ཆུང་བའི་ཅིན་ཡིན་ཧྭ 〔名〕小叶金银花(药)。

ལོ་མ་ཆེ་བའི་མོའུ་ལན 〔名〕大叶毛兰(药)。

ལོ་མ་ཆེ་བའི་ཙི་ར་ཤེར་ཧོ 〔名〕异叶紫胡(药)。

ལོ་མ་བདུན་ཅན་དུ་བ 〔名〕七叶一枝花(药)。

ལོ་མ་ཕྲ་བའི་ཐུ་བ 〔名〕土当归(药)。

ལོ་མ་གསུམ་ཅན་དུ་བ 〔名〕土半夏(药)。

ལོ་མར 〔名〕陈酥油。

ལོ་ཙཱ་བ 〔名〕译师；翻译员。

ལོ་རྩེ་རྣོ་བའི་དུ་གོད 〔名〕异叶天南星(药)。

ལོ་རྩེ་རྣོ་བའི་ཞི་ཏོ 〔名〕尖叶橐吾(药)。

ལོ་ཚད 〔名〕年限。

ལོ་ཚན 〔名〕年景；收成；年成。

ལོ་ཟླ 〔名〕同岁；同庚。

ལོ་ཐོན 〔名〕年份。

ལོ་རབས 〔名〕年代（每一世纪中从“……十”到“……九”的十年)。

ལོ་རིམ 〔名〕年级。

ལོ་རིས 参看 ལོ་པ。

ལོ་ལེགས 〔名〕丰产。

ལོ་ལེགས་ཀྱི་ལོ 〔名〕大有年；丰收年。

ལོ་ལེགས་པ 同 ལོ་ཕྱུ་རྒྱས་པ。

ལོ་ལེགས་བྱུང་བ 〔语〕丰收。

ལོ་ལོན 〔名〕年迈者；年高者；老年人。

ལོ་ཤོལ 〔名〕闰年。

ལོ་སར 〔名〕新春；新年；元旦。

ལོ་ཧྲིལ་པོ 〔语〕全年；终年。

ལོག 〔动〕为 ལྡོག་པ 的过去式和命令式。

ལོག་རྟོག 〔名〕邪分别（佛）；误解。

ལོག་ལྟ 〔名〕邪见（佛）；相反的观点。

ལོག་ཐང 〔名〕亚麻布。

ལོག་མཐོང 〔名〕1.蔑视；歧视。2.背信。

ལོག་དད 〔名〕邪信（佛）；背信弃义。

ལོག་འདྲེན 〔名〕不喜欢佛教的鬼魔（佛）。

ལོག་པ 〔动〕逆；反；倒。

ལོག་སྤྱོད 〔名〕反动。

ལོག་སྤྱོད་གྲལ་རིམ 〔名〕反动阶级。

ལོག་སྤྱོད་པ 〔名〕反动分子；反动派。

ལོག་སྤྱོད་ཚོགས་ཁག 〔名〕反动派。

ལོག་སྤྱོད་དབང་སྒྱུར 〔名〕反动统治。

ལོག་སྤྱོད་ལོག་ནག 〔语〕反动透顶。

ལོག་ཚོགས་པ 〔名〕反派。

ལོག་སྨོན་ཅན 〔名〕欲行邪恶者。

ལོག་སྨྲ 〔名〕诽谤，邪说。

ལོག་རྩིས 〔名〕倒算。

ལོག་གཞལ 〔名〕以怨报德；恩将仇报。

ལོག་གཡེམ 〔名〕淫乱；通奸；苟合。

ལོག་རླུང 〔名〕歪风。

ལོག་ལམ 〔名〕歧路，歧途；邪路。

ལོག་ལོག 〔形〕1.整体;整个。2.团块;疙瘩。

ལོག་ཤེས 〔名〕误解; 邪智(佛)。

ལོག་སེམས 〔名〕1.邪念; 坏心;杂念。2.反感;厌恶之心。

ལོགས 〔名〕边;旁;面;旁边;附近。

ལོགས་སྐད 〔名〕行话;黑话;秘密语; 口令。

ལོགས་ཁང 〔名〕厢房。

ལོགས་འགེལ 〔名〕挂屏。

ལོགས་བཙར་བ 〔语〕靠近;挤近;贴近。

ལོགས་པ 〔形〕另外的;附加的。

ལོགས་བྲིས 〔名〕壁画。

ལོང 同 ཁོམ་པ 〔名〕闲暇;暇时; 空闲。

ལོང་ཀ 同 ལོང་ཁ 或 ལོང་ག 〔名〕大肠。

ལོང་ཁྲིད 〔名〕1.引导盲人者。2.明杖; 盲人所用的杖。

ལོང་ཆུག 〔名〕盲从。

ལོང་མཆོང 〔名〕盲动。

ལོང་གཏམ 〔名〕空话;闲谈;瞎话; 闲话。

ལོང་ཐག 〔名〕环索。

ལོང་ཞེར 〔名〕大肠头。

ལོང་བ 〔名〕瞎子; 盲人。

ལོང་ཟ 同 ལྡང་ཟ。

ལོང་རྫིགས 同 ལྡང་ཟ。

ལོང་ཡིག 〔名〕盲文(盲人使用的文字)。

ལོང་ལོང 〔副〕1.浮动;波动。2.凸出。

ལོངས 〔动〕1.为 ལང་བ 和 ལེན་པ 的命令式。2.足;够。

ལོངས་སྤྱོད 〔名〕财富;财产。〔动〕受用;享受。

ལོངས་ཤིག 〔动〕起来(命令式)。

ལོད་པོ 同 ལྷོད་པོ 〔形〕松;放松; 缓和。

ལོན 〔名〕1.消息;信息;音信。2.堤;坝。3.回答。

ལོན་པ 〔动〕到达，抵达。

ལོབས 〔动〕为 ལབ་པ 的命令式。

ལོབས་པ 〔动〕熟悉，纯熟，熟惯。

ལོས 〔副〕确系，诚然，当然，必然，无疑，不用说。

ཤ

ཤ 〔名〕肉。

ཤ་ཀ་མ 〔名〕红花；藏红花(药)。

ཤ་ཀ་ར 〔名〕甘蔗；蔗糖；冰糖；沙糖。

ཤ་ཁོན 〔名〕忿恨；怨恨；仇恨。

ཤ་བཀྲ 〔名〕斑点；雀斑。

ཤ་སྐམ 〔名〕1.肉干。2.肉钳子。

ཤ་སྐམ་པོ 〔名〕干肉。

ཤ་སྐྲན 〔名〕1.肉瘤；肿瘤。2.老茧；厚皮。

ཤ་ཁང 〔名〕肉店；肉铺。

ཤ་ཁུ 〔名〕肉汤。

ཤ་ཁུ་ཚོད 〔名〕(汉)夏枯草(药)。

ཤ་ཁུག 〔名〕盛干肉的口袋。

ཤ་ཁོག 〔名〕肉腔（宰杀后除去内脏的整只牛或羊）。

ཤ་ཁྱི 〔名〕猎犬。

ཤ་ཁྲག 〔名〕血肉。

ཤ་ཁྲོམ 〔名〕肉市。

ཤ་མཁྲེགས 〔名〕老茧。

ཤ་འཁོན 同 འཁོན་འཛིན 〔名〕忿恨；怨恨；仇恨。

ཤ་གོས 〔名〕汗衫，衬衣。

ཤ་གླང 〔名〕1.种牛。2.作肉食用的牛。

ཤ་རྒྱགས་པ 〔形〕胖；肥胖的；胖子。

ཤ་རྒྱས་པ 〔形〕肌肉丰满；胖的。

ཤ་རྒྱུ 〔名〕香肠；腊肠。

ཤ་རྡམས 〔语〕肉厚；肉丰满；膘肥。

ཤ་གཅིག་པ 〔语〕一致；同意，

一心。

ཤ་ཆགས་པ 〔语〕爱，心爱。

ཤ་སྐྱ 〔名〕（古）白松鸡。

ཤ་ཆེན 〔名〕人肉。

ཤ་འདྲམས་པ 〔形〕干瘦的；瘦的。

ཤ་རྗེན 〔名〕1.生肉。2.裸体。

ཤ་ཉམས 同 ཤ་སྐབ。

ཤ་ཉེ 〔名〕亲戚；亲属。

ཤ་ཏོ་ར 〔名〕一种铜器。

ཤ་ཏགས 〔名〕黑点斑（婴儿肉皮上的）。

ཤ་ཕྱུག 〔副〕1.单；只；仅仅；唯一。2.纯是；真实。

ཤ་ཐག 〔名〕马鞍上的捎绳。

ཤ་ཐང 〔名〕疲劳；疲乏；辛苦。

ཤ་མདོག 〔名〕黄色；肉色；肤色。

ཤ་འདྲིག 〔名〕老茧；胼胝。

ཤ་ནའི་རས 〔名〕麻布。

ཤ་གནག 〔名〕肌肉。

ཤ་བ 〔名〕1.敌人，仇人。2.屠户。3.沉香树。

ཤ་སྤགས 〔名〕皮肤，外皮。

ཤ་སྤག 〔名〕肉层；肉的间隙。

ཤ་བལ 〔名〕苔，藓。

ཤ་བུར 〔名〕疮；肉瘤；疙瘩。

ཤ་བོ 同 དགྲ་བོ 〔名〕仇敌。

ཤ་འབུ 〔名〕肉蛆。

ཤ་འབུར 〔名〕瘩块。

ཤ་འབྲས 〔名〕肉米饭。

ཤ་སྦྲང 〔名〕苍蝇。

ཤ་མ 〔名〕脸衣；胞衣。

ཤ་མོ 〔名〕蘑菇。

ཤ་སྐྲན 〔名〕肉瘤。

ཤ་སྨན 〔名〕调料；佐料。

ཤ་སྤུ 同 ཤ་མདོག。

ཤ་ཚ 〔名〕爱护；爱惜。

ཤ་ཚ་ཚ་བ 〔语〕热爱；爱惜。

ཤ་ཚ་སྙིང་རྗེ 〔语〕爱怜。

ཤ་རྒྱགས 〔名〕体态；肉体；躯体。

ཤ་ཚེ 〔名〕锡；镴；白铁。

ཤ་འཛིན 〔名〕叉子。

ཤ་འཛེར 〔名〕猴痣；肉疖。

ཤ་ཞུ་བ 〔语〕1.瘦了；塌膘了。2.冻肉化了。

ཤ་ཞེན་བྱེད་པ 〔语〕热爱。

ཤ་ཟ 或 ཤ་ཟན 〔名〕肉食动物。

ཤ་ཟོད 〔名〕干肉。

ཤ་གཟུགས 同 ཤ་ཁོག。

ཤ་བཟན 〔名〕羯羊。

ཤ་ར་ར 〔象〕暴雨声。

ཤ་ར་ཧོ་རེ 〔形〕泥泞，滑溜溜。

ཤ་རག 〔名〕干黄梅。

ཤ་རིལ 〔名〕1.舍利，佛骨(佛)。2.肉丸子。

ཤ་རུས 〔名〕骨肉。

ཤ་རོ 〔名〕1.茧。2.肉渣。3.残茶叶；败茶叶。

ཤ་ལན་ལྡོན 同 ཤ་ལན་སྒྲོན 〔语〕报仇；复仇。

ཤ་ཤ 〔名〕嫩肉；新长的肉。

ཤ་སྤགས 〔名〕肉皮。

ཤ་ཤེད 〔名〕膘；膘情。

ཤ་ཤེད་ཉམས་པ 〔语〕落膘。

ཤ་སྐབ 同 ཤ་ཉམས 〔形〕瘦。

ཤ་གསོ 〔语〕长肉；新生肌肉。

ཤ་ཧུག 〔名〕肉瘤；赘疣。

ཤ་ཟྲུ 〔名〕肉腔的四分之一。

ཤཱཀྱ 〔名〕(梵)释迦，古印度族姓。

ཤ་སྦྲིས 〔名〕1.豁唇。2.疮疤。

ཤ་བ 〔名〕鹿。

ཤ་བ་ཁྲ་རིས 同 ཤ་བ་དམར་ལེབ 〔名〕梅花鹿。

ཤ་བ་དམར་ལེབ 同 ཤ་བ་ཁྲ་རིས。

ཤ་བའི་ཁྲག་རྭ 〔名〕鹿茸。

ཤ་ཕོ 〔名〕公鹿。

ཤ་མོ 同 ཤུ་མོ 〔名〕母鹿。

ཤ་འོད 〔名〕洪水；暴发的大水；山洪。

ཤ་རྭ 为 ཤ་བའི་རྭ་ཅོ 的缩写〔名〕鹿茸；鹿角。

ཤག 〔名〕宅；邸；公馆；卧室。

ཤག་ཏྲི 〔名〕矛；剑；三叉戟。

ཤག་པོ 〔名〕友；伙伴。

ཤག་ཁྱིམ 〔名〕房屋；房间。

ཤག་ཚང 〔名〕僧舍。

ཤག་རོགས 〔名〕伴侣(同室)。

ཤག་ཤག 〔形〕悬垂；突出。

ཤགས 同 ཁ་ཤགས 〔名〕诙谐；谐谈；闲谈；夸口。

ཤང་ཐག 〔名〕经线。

ཤང་དྲིལ་དམར་པོ 〔名〕报春花(药)。

ཤང་དྲིལ་སེར་པོ 〔名〕黄花报春花(药)。

ཤང་ཚེ 〔名〕(汉)香菜；芫荽(药)。

ཤང་ཡ་ཧྲིན 〔名〕(汉)象牙参(药)。

ཤང་ལང 〔名〕扑刀；大刀。

ཤང་ཤང 〔名〕共命鸟；一种吃毒的鸟。

ཤང་ཤང་ཏེའུ 〔名〕1.鹧鸪。2.猩猩。

ཤང་ཤོང 〔名〕起伏不平的地方。〔形〕崎岖；起伏。

ཤངས 〔名〕鼻(敬)。

ཤངས་ཐ 〔名〕鼻烟(敬)。

ཤད 〔名〕1.藏文分句号"།"。2.木梳。〔形〕垂直。

ཤད་པ 〔动〕梳；刷；篦；剃。

ཤད་སྒྲུངས་པ 〔语〕说明；陈述理由。

ཤད་མ 〔名〕木梳；梳子。

ཤད་ཡར 同 ཡ་ཏུ 〔名〕一岁的牦牛犊。

ཤན 〔名〕1.装置；镶。2.影响。3.区别；分别；差异。4.船。

ཤན་མཆུ 〔名〕嘴子(如皮风箱的铁嘴)。

ཤན་སྟོབས 〔名〕染力(佛)；影响力。

ཤན་པ 〔名〕1.屠夫。2.船夫。3.过失；错误。4.丑恶。

ཤན་ཕྱེ་བ 〔语〕辨异；分辨其

差异。

ཤན་འབྱེད་པ 〔名〕裁判员。〔语〕同 ཤན་ཕྱེ་བ。

ཤན་སྦྱར 〔名〕对照；合璧。

ཤན་རྩ 〔名〕申扎（西藏那曲地区的一个县）。

ཤབ 〔名〕伪；假。

ཤབ་ཤུབ 〔副〕耳语；悄语。

ཤབ་ཤོབ 〔名〕谎言。

ཤམ་ཐབས 同 གཤམ་ཐབས 〔名〕禅裙。

ཤམ་འཕྱར 同 ཤམ་འབྱར。

ཤམ་འབྱར 〔名〕窗户上遮檐上挂的布帘。

ཤཟ 〔名〕新生的肉；嫩肉。

ཤར 〔名〕东；东方。〔动〕升；出现。

ཤར་ཀྱག 〔副〕照直；一直；直接。

ཤར་སྒྲོད 〔名〕直达；直通；畅通。

ཤར་གྱིས 〔副〕立即；立时。

ཤར་རྒྱག 同 ཤར་ཀྱག。

ཤར་རྒྱུག་ནུབ་རྒྱུག 〔语〕东奔西跑。

ཤར་པ 〔名〕1.青年。2.东方人。〔动〕升起；出现。

ཤར་པོ 〔名〕1.壮年人；成人。2.敌人；仇人。

ཤར་ཕྱོགས་དབང་པོའི······མདུན་ས 〔语〕东方大皇帝座前；殿下；阁下（过去西藏对皇帝的称呼）。

ཤར་བ 〔名〕黎明；破晓。〔动〕为 འཆར་བ 的未来式及过去式。

ཤར་བུ 〔名〕穗子；流苏。

ཤར་བུ་སྤུཟ 〔名〕一种腰带。

ཤར་མ 〔名〕少女。

ཤར་མར 同 ཤར་ཤར。

ཤར་མོ 同 ཤར་མ。

ཤར་ཤར 〔形〕1.快；快速；迅速。2.光辉四射。

ཤར་ལྷོ 〔名〕东南。

ཤལ 〔名〕耙；耱。

ཤལ་དཀར 〔名〕白哈达。

ཤལ་བ 〔名〕念珠；串珠。

ཤལ་མ 〔名〕多石的地。

ཤར་རླུང 〔名〕东风。

ཤལ་ཤལ་བ 〔语〕耙平；耱地。

ཤས 同 ཆ་ཤས 〔名〕少许，稍微。

ཤས་ཁ 〔名〕部分。

ཤས་ཆེ 〔数〕多数；大多；大部；大半。

ཤས་ཐོགས 同 ཐོག་ཤས。

ཤི་སྲོན 〔名〕牺牲(引申)。

ཤི་ཁ 〔语〕临终；临死。

ཤི་གྲབས 〔语〕垂死；临死；将死。

ཤི་བ 〔动〕死；熄；灭。

ཤི་ལམ 〔名〕死路。

ཤི་ཤ་སྤང་མ་རི་རྩེ 〔名〕希夏邦马峰（在西藏日喀则境内）。

ཤི་གསོན 〔名〕死活；生死。

ཤི་གསོན་དབྱེ་བ 〔语〕生死分离；死别。

ཤིག 〔名〕虱子。〔数〕用在 ས 后加字后表"一"。〔动〕为 འཇིག་པ 的命令式。〔助〕用于命令式动词后表劝令。

ཤིང 〔名〕1.树；树木。2.木；木料。〔连〕为平列连词之一，用在 ས 后加字后表"而"、"并"、"而且"等义。

ཤིང་ཀུན 〔名〕阿魏（药）。

ཤིང་སྐུ 〔名〕木像。

ཤིང་སྐོགས 同 ཤིང་ཤུན 〔名〕树皮。

ཤིང་ཚ་ཏོ་མ 〔名〕角柱花(药)。

ཤིང་སྐྱོགས 〔名〕木杓。

ཤིང་བརྐོས་རི་མོ 〔名〕木刻。

ཤིང་ཁྱེམ 〔名〕木锹，木锨。

ཤིང་ཁྱི་ལོ 〔名〕甲戌年。

ཤིང་ཁྲེག 〔名〕木枷。

ཤིང་ཁྲེལ 〔名〕木盘，木筛。

ཤིང་མཁན 〔名〕木工。

ཤིང་ཀ་བུར 〔名〕樟树(药)。

ཤིང་གི་འདྲ་གཟུགས 〔名〕木偶。

ཤིང་གི་གསེར་བྱེ 〔名〕海绵蒲(药)。

ཤིང་གྲུ 〔名〕木船。

ཤིང་གླང་ལོ 〔名〕乙丑年。

ཤིང་རྨོན 〔名〕啄木鸟。

ཤིང་མངར 〔名〕甘草(药)。

ཤིང་ཙུ་གང 〔名〕山药；薯蓣(药)。

ཤིང་བཅུད 〔名〕糖浆。

ཤིང་ཆ 〔名〕木材；木料；木头。

ཤིང་ཆ་འབུར་ལེན 〔名〕刨子。

ཤིང་ཆས 〔名〕木器。

ཤིང་ལྗོན 〔名〕树木。

ཤིང་ཏ་ལ 〔名〕棕榈树。

ཤིང་ཏོག 或 ཤིང་ཐོག 〔名〕水果，果品。

ཤིང་ཏོག་ངང་ལག་མ 〔名〕香蕉。

ཤིང་ཏོག་ཤ་ཟ 〔名〕柿子。

ཤིང་གཏུན 〔名〕木杵。

ཤིང་རྟ 〔名〕车；大车。

ཤིང་རྟ་མ 〔名〕河；溪流。

ཤིང་རྟ་མོ 〔名〕啄木鸟。

ཤིང་རྟ་ལོ 〔名〕甲午年。

ཤིང་སྟག་པ 〔名〕桦树。

ཤིང་སྟག་ལོ 〔名〕甲寅年。

ཤིང་ཐགས 〔名〕1.拦杆。2.篱笆。

ཤིང་ཐོག 同 ཤིང་ཏོག。

ཤིང་འཐུ་མཁན 〔名〕樵夫，捡柴者，打柴者。

ཤིང་ད་ཕྲེད 〔名〕常春藤(药)。

ཤིང་ད་ཕྲེད་ལོ་མ་ཉག་ཅན 〔名〕多裂叶常春藤(药)。

ཤིང་དུམ 〔名〕木段，木块。

ཤིང་དྲིལ་དཀར་པོ 〔名〕娘娘菜(药)。

ཤིང་དྲིལ་དམར་པོ 〔名〕报春花(药)。

ཤིང་གདན 〔名〕木墩。

ཤིང་སྡོང 〔名〕树干，树木。

ཤིང་པད་མ 〔名〕牡丹。

ཤིང་པར 〔名〕木刻印版。

ཤིང་སྤྲེལ་ལོ 〔名〕甲申年。

ཤིང་ཕག་ལོ 〔名〕乙亥年。

ཤིང་ཕྱར 同 ཤིང་ཁྱེམ 〔名〕木锹。

ཤིང་བ་ཤ་ཀ 〔名〕紫苏(药)。

ཤིང་བལ 〔名〕1.木棉；棉花。2.柳絮。

ཤིང་བེ་ཏ 〔名〕椰子树。

ཤིང་བྱ་ལོ 〔名〕乙酉年。

ཤིང་བྱི་ལོ 〔名〕甲子年。

ཤིང་བྲ་མ 同 ནལ་མ。

ཤིང་འབྲས 〔名〕果实。

ཤིང་འབྲུག་ལོ 〔名〕甲辰年。

ཤིང་སྦྲུལ་ལོ 〔名〕乙巳年。

ཤིང་དམར 〔名〕红柳。

ཤིང་ཚ 〔名〕肉桂；桂皮(药)。

ཤིང་ཚལ 〔名〕1.树林；林园。2.木屑，木片。

ཤིང་འཛེར 〔名〕疖子（木材上的节疤）。

ཤིང་ཞོགས 〔名〕木屑；刨花。

ཤིང་ཟན་མོ 同 ཤིང་རྟ་མོ 〔名〕啄木鸟。

ཤིང་ཟེད 〔名〕锉刀，木锉。

ཤིང་གཟེར 〔名〕木钉。

ཤིང་གཞོང 〔名〕1.槽。2.无花果树。

ཤིང་བཟོ 同 ཤིང་མཁན。

ཤིང་ཡོས་ལོ 〔名〕乙卯年。

ཤིང་རུལ 〔名〕朽木。

ཤིང་ལུག་ལོ 〔名〕乙未年。

ཤིང་ལེབ 〔名〕木板。

ཤིང་ལོ 〔名〕树叶。

ཤིང་ཤ་པ 〔名〕沉香树。

ཤིང་ཤུན 〔名〕树皮。

ཤིང་སྣུ་ལ 〔名〕白芸香树。

ཤིང་སེར 〔名〕1.黄柏（药），黄刺。2.伏牛花。

ཤིང་སྲིན 〔名〕木蠹。

ཤིང་ཨ་རུ་ར 〔名〕橄榄。

ཤིང་ཚོས 〔名〕追悼；追荐。

ཤིང་སྟོན 〔名〕追悼会。

ཤིད་དོན 〔名〕丧事；葬仪。

ཤིད་ཟན 〔名〕荐食；供食；祭品。

ཤིན་ཏུ 〔副〕很；甚；极；十分，非常。

ཤིམ་པ 〔动〕混合；掺杂。

ཤིལ་ལི 〔名〕表示一种声音。

ཤིས་པ 〔名〕吉祥；祥瑞；佳运；幸福；善妙。

ཤིས་པ་ཅན 〔名〕吉祥者；有福者。

ཤིས་འཕྲིན 〔名〕喜报；喜讯。

ཤིས་ཚིག 〔名〕祝词；献词；吉祥语；吉利语。

ཤུ་དག 〔名〕菖蒲(药)。

ཤུ་དག་དཀར་པོ 〔名〕水菖蒲(药)。

ཤུ་དག་ནག་པོ 〔名〕藏菖蒲(药)。

ཤུ་བ 〔名〕痂；疤；肤屑。〔动〕未来式为 བཤུ， 过去式为 བཤུས， 命令式为 ཤུས。1.脱去；脱落；剥去。2.抄写；抄录；择录。

ཤུ་མོ་ཟ 〔名〕胡萝卜。

ཤུ་ཟ 〔名〕1.胡萝卜。2.透骨草(药)。

ཤུག 〔名〕妻，伴侣。

ཤུག་པ 〔名〕柏树。

ཤུག་པ་ཚེར་ཅན 〔名〕曲枝柏(药)。

ཤུག་པའི་འབྲུ་གུ 〔名〕柏子仁(药)。

ཤུག་གཙད 〔名〕柏树的刺。

ཤུག་ཚད 〔名〕寄生树（寄生于松树上，可入药)。

ཤུག་ཚེར 同 ཤུག་གཙད 和 ཤུག་པ。

ཤུགས 〔名〕力量，势力。

ཤུགས་རྐྱེན 〔名〕影响（一般的)。

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ 〔语〕受影响（一般的)。

ཤུགས་སྐད 同 ཤུགས་སྒྲ 〔名〕吹哨声；嘘嘘声。

ཤུགས་སྒྲིལ 〔名〕牵制。

ཤུགས་སྙིང་འབད་བརྩོན 〔形〕 奋勉。

ཤུགས་འགྲན་པ 〔语〕 较量。

ཤུགས་འགྲོ 〔名〕 力行（马和大象的别名）。

ཤུགས་ཟླ 同 ཤུགས་སྐད。

ཤུགས་དངོས 〔名〕 实力。

ཤུགས་ཅན 〔名〕 有力量者。

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ 〔语〕 加强。

ཤུགས་ཆེན 〔名〕 大力。

ཤུགས་ཆེན་པོ 〔名〕 强烈（极强的）。

ཤུགས་དྲག 〔名〕 剧烈。

ཤུགས་ལྡན 同 ཤུགས་ཅན。

ཤུགས་ཧར་བ 〔名〕 出长气；喘气。

ཤུགས་སྐྱོན 〔名〕 加强。

ཤུགས་ཕྱུང་བ 〔动〕 出力；尽力，卖力。

ཤུགས་ཟད་པ 〔语〕 力竭。

ཤུགས་རིང་འདོན་པ 〔语〕 叹气；呻吟。

ཤུགས་རིང་འབྱིན་པ 同 ཤུད་རིང་འདོན་པ。

ཤུགས་ལ 〔副〕 间接。

ཤུང་བ 〔动〕 1.哭泣。2.嗡嗡声；嘤嘤声。3.打鼾声。

ཤུང་ཤུང 〔象〕 哼哼；嗡嗡。

ཤུད་སྐས 〔名〕 滑梯。

ཤུད་ཏོའན〔名〕（汉）续断（药）。

ཤུད་པ 〔动〕 未来式为 ཤུད，过去式为 བཤུད。1.溜；滑；摩擦。 2.逃跑。 3.刮去。4.置入；插入。

ཤུན་ལྡན་འབྲས 〔名〕 稻谷。

ཤུན་པ 〔名〕 皮；外皮。

ཤུན་པ་བརྗེ་བ 〔语〕 蜕化（虫类脱皮）。

ཤུབ་པ 〔动〕 未来式为 བཤུབ，过去式为 བཤུབས，命令式为 ཤུབས。低语；耳语；悄话。

ཤུབས 〔名〕 鞘；壳；匣；套；封套。〔动〕 为 ཤུབ་པ 的命

令式。

ཤུམ་པ〔动〕未来式为 བཤུམ，过去式为 བཤུམས，命令式为 ཤུམས。悲恸；哭泣(敬)。

ཤུམ་ཤུམ་པ〔语〕哭泣；呜咽不休。

ཤུམས〔动〕为 ཤུམ་པ 的命令式。

ཤུམས་པ〔动〕为 བཤུམ་པ 的过去式。

ཤུར་བུ〔名〕腰带。

ཤུར་མ〔名〕条绒；灯心绒。

ཤུར་ཡིག〔名〕阴文（印章或器物上刻或铸的凹下的文字或花纹）。

ཤུར་ཤུར〔名〕道道；条条；小巷子。

ཤུལ〔名〕1.遗迹；遗产。2.空地；废墟。

ཤུལ་རྒྱུན〔名〕传统（世代相传的社会风俗、思想、道德、艺术制度等）。

ཤུལ་རྒྱུན་ཕུལ་བྱུང〔语〕优秀遗产。

ཤུལ་རྗེས〔名〕踪迹；行迹。

ཤུལ་དུ〔副〕在后；其后。

ཤུལ་པ〔名〕继承人。

ཤུལ་མ〔名〕遗迹；遗留物。

ཤུལ་མེད་གཏོང་བ〔语〕消灭干净。

ཤུལ་འཛིན〔名〕继承；承继。

ཤུལ་འཛིན་པ〔名〕继承者。

ཤུལ་བཞག〔名〕遗留。

ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་རྫས〔名〕遗产。

ཤུལ་ལམ〔名〕1.行迹。2.样子；式样。

ཤུས〔动〕为 ཤུ་བ 的命令式。

ཤུས་མ〔名〕抄本；副本。

ཤེ་མཆན〔名〕阁下；大人。

ཤེ་བདག〔名〕或〔代〕1.统治者。2.我。

ཤེ་ན〔语〕用在藏文后加字 ས 后时表若谓、若曰、若云此、若问此等义。

ཤེ་བམ 〔名〕1.命令；公文；执照。2.簿；册；合同。

ཤེ་སྦྱོར 〔名〕交媾。

ཤེ་མ 同 ཇེ་མ 〔名〕贵妇；夫人。

ཤེ་མར 〔名〕酥油租子（租牧户向牧主交的租子之一）。

ཤེ་མི་ཚད 〔语〕不顶事；不算数。

ཤེ་མུན 〔形〕暗；黑暗。

ཤེ་ཚོད 〔名〕1.力气。2.命运。

ཤེ་རུ 〔名〕牧场（随季节而迁移的牧场）。

ཤེ་རུལ 〔名〕恶臭；腐烂。

ཤེད 〔名〕1.体力；力气。2.膘。

ཤེད་མཐུན 〔名〕阁下；大人。

ཤེད་བདག 〔代〕我。〔名〕统治者；君主；大丈夫。

ཤེད་སྦྱངས་པ 〔语〕悔谢；谢罪。

ཤེད་མ 同 ཤེད་ཚོ。

ཤེད་ཚོ 〔名〕1.气力；力量。2.膘。

ཤེད་རྩལ 〔名〕筋；摔跤；拳术。

ཤེད་ཤ 〔名〕肌肉。

ཤེད་ཤུགས 〔名〕力气。

ཤེད་ཤོར་བ 〔语〕消瘦；塌膘。

ཤེའུ 〔名〕小鹿。

ཤེར་བ 〔名〕潮湿；液体。

ཤེལ 〔名〕玻璃；晶石。

ཤེལ་ཀ་ར 〔名〕冰糖。

ཤེལ་དཀར 〔名〕玻璃杯。

ཤེལ་ཐེ་ཐོ་ཐུ 〔名〕玉印；水晶图章。

ཤེལ་སྒོ 〔名〕玻璃；玻璃镜子。

ཤེལ་སྒྲོམ 〔名〕橱窗；镜框。

ཤེལ་ཏ 〔名〕穿山甲；甲珠（药）。

ཤེལ་ཏོག 〔名〕电灯泡。

ཤེལ་དམ 〔名〕玻璃瓶。

ཤེལ་མིག 〔名〕眼镜。

ཤེལ་གཟུགས 〔名〕晶体；结晶体。

ཤེལ་ཡོལ 〔名〕窗帘；水晶的窗帘。

ཤེལ་ལེབ 〔名〕镜片。

ཤེས་ཀྱི་ཁེ་འདོད 〔语〕求人知；求名闻；沽名钓誉。

ཤེས་རྒྱ 〔名〕才识；知识范围。

ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བ 〔语〕知识渊博。

ཤེས་རྒྱུད 〔名〕内心；心性。

ཤེས་སྒོ 〔名〕学问；学识。

ཤེས་གཉེན་ཅན 〔名〕1.有功德者；有学问者。2.亲友；善知识。

ཤེས་རྟོགས 〔名〕领悟；认识。

ཤེས་ལྡན 〔名〕1.有知觉。2.生物。

ཤེས་པ 〔名〕知识；智慧。〔动〕知；知晓；会；懂。

ཤེས་པ་འཐིབས 〔语〕心智不明。

ཤེས་འཁྱམས་པ 〔语〕散乱；放逸。

ཤེས་བྱ 〔名〕学问；知识；常识；所知。

ཤེས་སྦྱར 〔名〕仅有知觉者；禽兽。

ཤེས་རྨོངས 〔名〕昏庸；蒙昧。

ཤེས་ཚོར་ཆེ་བ 同 ཚོར་དངས་ཆེ་བ。

ཤེས་ཞན་པ 〔名〕智力低劣；低能。

ཤེས་བཞིན 〔名〕1.正知(佛)；知；觉；悟。2.才貌。

ཤེས་རང་གྲོགས 〔名〕知友；朋友；亲友。

ཤེས་རབ 〔名〕慧；智慧；天才；般若（“智慧”一词的梵音）。

ཤེས་རབ་ཅན 〔名〕天才；有智慧的人。

ཤེས་རབ་རྟོག 同 ཤེས་པ་འཐིབས。

ཤེས་རིག 〔名〕智育；智力。

ཤོ 〔名〕骰子。

ཤོ་ཀ་ལི 〔名〕书夹；画夹子（一般为竹子或木板所制）。

ཤོ་ཁལ 〔名〕1.税。2.差。

ཤོ་ཆལ 〔名〕洪水。

ཤོ་སྒྲ 〔名〕嘘声；萧萧声。

ཤོ་བསྒྲིགས 〔语〕排队。

ཤོ་ཆས 〔名〕赌具。

ཤོ་རྡོར་བ 〔语〕掷骰子。

ཤོ་བ 〔名〕山口；垭口。

ཤོ་མང 〔名〕土大黄（药）。

ཤོ་མིག 〔名〕骰子点。

ཤོ་རེ 〔名〕1.失口。2.豁唇；缺口。

ཤོ་ལོ 〔名〕骰子。

ཤོ་ལོ་ཀ 〔名〕颂；偈；伽陀（梵）。

ཤོག 〔动〕来吧。〔助〕置于动词后表示祈愿。

ཤོག་གུ 〔名〕纸；纸张。

ཤོག་གྲངས 〔名〕页数；页码。

ཤོག་གྲིགས 〔名〕纸片；码页。

ཤོག་སྒོར 同 ཤོག་ལོར 〔名〕钞票。

ཤོག་དངུལ 〔名〕钞票；纸币。

ཤོག་སྙིགས 〔名〕废纸。

ཤོག་སྟག 〔名〕纸老虎。

ཤོག་ཏུ 〔名〕香炉（安多口语为 ཤོག་ཏོ）。

ཤོག་འདམ 〔名〕纸浆。

ཤོག་ལྟེབས་གཅིག 〔语〕一折纸；一叠纸；一摺纸；一刀纸。

ཤོག་བུ 〔名〕纸；纸张。

ཤོག་བྱ 同 རྒྱང་སྐྱར 〔名〕风筝。

ཤོག་སྒྲག 〔名〕纸炮；鞭炮；爆竹。

ཤོག་ཚལ 〔名〕纸片。

ཤོག་འཛར 〔名〕纸条；纸标签。

ཤོག་རོ 〔名〕废纸。

ཤོག་ལོར 同 ཤོག་སྒོར。

ཤོག་ཤིང 〔名〕狼毒（药）。

ཤོག་ལག 同 ཤོ་ལག。

ཤོག་ལྷེ 〔名〕纸片；页码。

ཤོགས 〔动〕为 གཤོགས་པ 的命令式。

ཤོང་རྒྱ 〔名〕容积。

ཤོང་བ 〔动〕容纳。

ནོད་ཚད 〔名〕容量。

ནོད་ནོན་པ 〔动〕尽量容纳。

ནོད 〔动〕为 བཤད་པ 和 འཆད་པ 的命令式。

ནོད་སྒྲ 同 ནོ་སྒྲ。

ནོད་ཐབས 〔名〕珠算法。

ནོན་པ 〔形〕迅速，灵活。

ནོབ 〔名〕伪语，谎言。

ནོབ་བེ 〔名〕虚伪，诳言。

ནོབ་ཚིག 〔名〕谎话。

ནོམ་ཅན 〔名〕阔气；排场；铺张。

ནོམ་པ 〔动〕未来式为 བཤམ， 过去式为 བཤམས， 命令式为 ནོམས。 准备；预备；整列，排列。

ནོམ་ར་བཤིས་པ 〔语〕准备。

ནོམ་ར་བཅའ་བ 同 ནོམ་ར་བཤིས་པ。

ནོམ་ར 同 གནོམ་ར 〔名〕陈列室；陈列的现场。

ནོམས 〔动〕1.为 ནོམ་པ 的命令式。2.为 གནོམ་པ 的命令式。

ནོར་ཁ 〔名〕缺口。

ནོར་ཉེན 〔名〕危亡。

ནོར་བ 〔动〕为 འཚོར་བ 的过去式。

ནོལ 〔形〕1.闰（如：ནོལ་ཟླ、ཟླ་ལྷག 闰月）.2.剩余，超过。3.附加。

ནོལ་ཞབས་འཇུར 〔语〕挽留；留下。

ནོལ་བོ 〔名〕1.添闰的；多余的。2.蒲柳。

ནོལ་ཟླ 〔名〕闰月。

ནོས 〔副〕用于形容词后时，表示"最"，如：ཆེ་ནོས 最大，ཆུང་ནོས 最小。〔动〕为 བཤའ་བ 的命令式。

ནོས་ཟུ 〔名〕小团供品。

གནུག་བཅོས 〔名〕手术。

གནུག་པ 〔动〕为 གནོག་པ 的未来式。

གཤག་ལུས་རིག་པ 〔名〕解剖学。

གཤགས་བགྲེ་བ 〔语〕诉讼；斗争；分析。

གཤགས་འགྲེད་པ 参看 གཤགས་བགྲེ་བ。

གཤགས་རྒྱབ་པ 〔语〕诤讼；分析批判。

གཤགས་རྒྱལ་བ 〔语〕辩论胜利。

གཤགས་པ 〔动〕为 གཤོག་པ 的过去式。

གཤང 〔名〕本教的手摇鼓。

གཤང་གཅི 同 ཟག་རྫས。

གཤང་བ 〔动〕未来式和过去式为 གཤང， 命令式为 གཤོངས。奏弄；摇奏；敲击。

གཤང་གཤོང 〔形〕崎岖不平。

གཤམ 〔名〕下部；下端；后面。

གཤམ་གཏོང 〔名〕下放。

གཤམ་ཐབས 〔名〕禅裙。

གཤམ་ཟ 〔名〕窗帘；檐帘。

གཤམ་མ 〔名〕1.后部；后者。2.下面。

གཤའ 〔名〕1.敌人；仇人。2.适当；合宜。3.锡。

གཤའ་དཀར 参看 ཞ་དཀར。

གཤའ་མ 〔形〕正；正直；纯洁；善良。〔副〕仅；唯一。

གཤའ་ཚེ 〔名〕锡。

གཤར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བཤར，命令式为 གཤོར。依次前进；鱼贯而行。

གཤར་སྦྱངས 〔名〕复习；练习。

གཤར་མ 〔名〕行书；草书。

གཤར་ཡིག 〔名〕草书；草楷。

གཤལ་བ 〔动〕未来式为 གཤལ， 过去式为 བཤལ， 命令式为 གཤོལ。涮洗；嗽洗；冲涮。

གཤས་མ 参看 གཤའ་མ。

གཤིན་རྒྱལ་སྐར་མ 〔名〕冥王星。

གཤིན་རྗེ 〔名〕死神；阎罗王。

གཤིན་རྗེ་གསོན་པོ 〔名〕活阎王。

གཤིན་འདྲེ 同 གདོན་འདྲེ。

གཤིན་པ 〔形〕1.适用；合适。2.慈惠；良善。3.肥沃。

གཤིན་པོ 〔名〕死者。〔形〕肥沃。

གཤིན་པོ་དུར་སྐྱེལ 〔语〕送葬。

གཤིན་མ 〔名〕爱人（女）。〔形〕友好；亲善。

གཤིན་རྫས 〔名〕死者的遗物。

གཤིན་ཟས 同 རོ་ཟས 〔名〕1.供饭。2.夜宴。

གཤིན་ས 〔名〕肥地；良田。

གཤིབ་པ 〔动〕未来式为 བཤིབ，过去式为 བཤིབས，命令式为 གཤིབས。排列；整饬；整理。

གཤིབས 〔动〕为 གཤིབ་པ 的命令式。

གཤིས 〔名〕1.本性；性质。2.形态。3.原因。

གཤིས་སྤྱོད 〔名〕品德。

གཤིས་ལུགས 〔名〕性质；实质；本质。

གཤུང་བ 〔动〕谴责；叱责。

གཤུད་པ 〔动〕1.刮去；磨损。2.冻伤。

གཤུམ་པ 〔动〕未来式为 བཤུམ，过去式为 ཤུམས，命令式为 གཤུམ。哭泣。

གཤུར་བ 〔动〕未来式及过去式为 བཤུར。1.切；削。2.燎。

གཤེ་བ 〔动〕未来式为 གཤེ，过去式为 གཤེས。辱骂；谴责。

གཤེ་གཤེ་གཏོང་བ 〔语〕谩骂。

གཤེགས་པ 〔动〕离开；离去；去世；逝世；永别。

གཤེད 〔名〕敌人；对手。

གཤེད་བྱེད 〔名〕损害。

གཤེད་མ 〔名〕行刑者；刽子手。

གཤེར་སྒྱུར 〔名〕液化。

གཤེར་ཆུ 〔名〕液。

གཤེར་གནོན 〔名〕液压。

གཤེར་བ 〔名〕水；液体。〔形〕湿，潮湿。〔动〕未来式及过去式为 བཤེར。 1.相较；比较。2.互骂；互讥。

གཤེར་སྦྱངས་བྱས〔语〕对质。

གཤེར་ཚིགས 〔名〕辩论；辩驳。

གཤེར་གཟུགས 〔名〕液体；液态。

གཤེར་ས 〔名〕湿地，潮地，洼地。

གཤེས་པ 〔动〕为 གཤེ་བ 的过去式。

གཤོ་བ 〔动〕未来式为 གཤོ，过去式及命令式为 གཤོས。倾；泼。

གཤོ་མ 〔名〕杠杆。

གཤོག་འཕྱར 〔名〕飞翔。

གཤོག་སྒྲོ 〔名〕翅毛，翅翎。

གཤོག་པ 〔名〕翅，翼；鳍。〔动〕未来式为 གཤག，过去式为 གཤགས，命令式为 གཤོགས。劈裂；撕开；割裂。

གཤོགས 〔动〕为 གཤོག་པ 的命令式。

གཤོགས་པ 〔动〕未来式为 བཤག，过去式为 བཤགས，命令式为 ཤོགས。忏悔；悔过；认罪。

གཤོང 或 གཤོངས 〔名〕1.盆地；洼地。2.深谷。

གཤོང་བ 〔动〕未来式为 བཤང，过去式为 བཤངས，命令式为 གཤོངས。排除；排泄；抽出；通开。

གཤོང་བྱ 〔名〕洼地；犁沟。

གཤོངས 〔动〕为 གཤོང་བ 的命令式。

གཤོབ་པ 〔动〕小声说话；说谎话。

གཤོམ་པ 〔动〕未来式为 བཤམ，过去式为 བཤམས，命令式为 ཤོམས。陈列；布置；摆设；设置。

གཤོམ་ར 同 ཤོམ་ར 〔名〕 陈列室；陈列的现场。

གཤོར 〔名〕 水道；水沟。〔动〕 为 གཤར་བ 的命令式。

གཤོར་བ 〔动〕 未来式及过去式为 བཤོར，命令式为 ཤོར。1.列队前进；鱼贯而行。2.衡；量。3.追逐；狩猎。

གཤོལ 〔名〕 犁杖。〔动〕 为 གཤལ་བ 的命令式。

གཤོལ་མགོ 〔名〕 犁把。

གཤོལ་ལྕགས 〔名〕 铧。

གཤོལ་རྟེན 〔名〕 犁身；犁架。

གཤོལ་མདའ 同 གཤོལ་མགོ 〔名〕 犁杖。

གཤོལ་པོ 〔名〕 1.铧。 2.白杨树。

གཤོས 〔动〕 为 གཤོ་བ 的过去式和命令式。

བཤག་པ 〔动〕 为 གཤོགས་པ 的未来式。

བཤག་མ 〔名〕 沙砾；砾石。

བཤགས་རྟེན 〔名〕 为忏罪而献的礼物。

བཤགས་པ 〔动〕 1.为 གཤོག་པ 的过去式。 2.参看 འཆགས་པ。

བཤང་བ 〔名〕 排泄物；大便。〔动〕 为 གཤང་བ 的未来式。

བཤང་འབུ 〔名〕 粪虫；蛔虫。

བཤང་ལམ 〔名〕 肛门。

བཤངས་པ 〔动〕 为 གཤང་བ 的过去式。

བཤད་སྒྲོག 〔名〕 鸣放。

བཤད་སྒྲོས 〔名〕 语录。

བཤད་རྟགས 〔名〕 冒号（：）。

བཤད་སྟངས 〔名〕 论述；说法。

བཤད་སྟེགས 〔名〕 讲台。

བཤད་པ 〔动〕 为 འཆད་པ 的过去式。

བཤད་སྦྱངས 〔名〕 教诲；教训；教导；教练。

བཤད་སྦྱར 〔名〕 会疏（佛），

合释：本文与注释合订者。

བཤད་ཚིག 〔名〕措词。

བཤད་ཚུལ 〔名〕说法。

བཤད་ཡམས 〔名〕1.邪说。2.虚说。

བཤན་གྲི 〔名〕屠刀。

བཤན་པ 〔名〕屠户，屠夫。

བཤམ་སྟོན་ཁང 〔名〕陈列馆，陈列室。

བཤམ་པ 〔动〕1.为 ཤོམ་པ 的未来式。2.为 གཤོམ་པ 的未来式。

བཤམས་པ 〔动〕1.为 ཤོམ་པ 的过去式。2.为 གཤོམ་པ 的过去式。

བཤམ་མ 〔名〕1.陈列品，供品。2.欺，诈。

བཤམས་རིས 〔名〕挂图。

བཤའ་དཀར 〔名〕铝。

བཤའ་ཟོ 〔名〕锡矿。

བཤའ་ཟུགས 〔名〕肉畜。

བཤའ་བ 〔动〕未来式为 བཤའ，过去式为 བཤས，命令式为 ཤོས。1.宰，杀戮。2.分配。

བཤའ་མ 〔名〕准备宰杀之物，准备分配之物。

བཤའ་ཚེ 同 བཤའ་ཟོ。

བཤའ་ཟོག 同 བཤའ་ཟུགས。

བཤའ་ལུག 〔名〕肉羊。

བཤར་བ 〔动〕为 གཤར་བ 的未来式及过去式。

བཤར་མ 参看 གཤར་མ。

བཤལ་ནད 〔名〕痢疾，腹泻。

བཤལ་བ 〔动〕为 གཤལ་བ 的过去式。

བཤལ་སྨན 〔名〕泻药。

བཤས་གྲི 〔名〕屠刀。

བཤས་པ 〔动〕为 བཤའ་བ 的过去式。

བཤས་གཡག 〔名〕菜牛。

བཤས་ར 〔名〕屠宰场。

བཤིགས་པ 〔动〕1.为 འཇིག་པ 的过去式。2.拆。

བཤིབ་པ 〔动〕为 གཤིབ་པ

的未来式。

བཤིབས་པ 〔动〕 为 གཤིབ་པ 的过去式。

བཤུ་པར་རྒྱག་པ 〔语〕 翻印。

བཤུ་བ 〔动〕 为 ཤུ་བ 的未来式。

བཤུ་གཞོག 〔名〕 剥削。

བཤུག་པ 〔动〕 未来式为བཤུག, 过去式为 བཤུགས。 乞讨。

བཤུགས་པ 〔动〕 为 བཤུག་པ 的过去式

བཤུད་སྐད་འདེབས 〔语〕 啸声。

བཤུང་བ 〔动〕 未来式为བཤུང, 过去式及命令式为 བཤུངས。 毁谤； 欺侮； 咒骂。

བཤུངས 〔动〕 为 བཤུང་བ 的过去式和命令式。

བཤུད་པ 〔动〕 为 ཤུད་པ 的过去式。

བཤུབ་པ 〔动〕 为 ཤུབ་པ 的未来式。

བཤུབས་པ 〔动〕 为 ཤུབ་པ 的过去式。

བཤུམ་པ 〔动〕 为 ཤུམ་པ 和 གཤུམ་པ 的未来式。

བཤུམས་པ 〔动〕 为 ཤུམ་པ 的过去式。

བཤུར་བ 〔动〕 为 གཤུར་བ 的未来式及过去式。

བཤུལ 〔名〕 行程， 道路。

བཤུལ་རྒྱགས 同 ལམ་རྒྱགས 〔名〕路粮；干粮；路费；盘缠。

བཤུལ་ཆགས 同 བཤུལ་ཤ 〔名〕 躯体； 肉腔。

བཤུལ་ཚིལ 〔名〕 外膘。

བཤུལ་རིང 〔名〕 长途；远程。

བཤུལ་ལམ 〔名〕 道路；路程。

བཤུལ་ཤ 参看 བཤུལ་ཆགས。

བཤུས་པ 〔动〕 为 ཤུ་བ 的过去式。

བཤུས་མ 〔名〕 抄件；抄写本；手抄本。

བཤེར་དཔང 〔名〕 证人； 公证人。

བཤེར་བ 〔动〕 为 གཤེར་བ

的未来式及过去式。

བཤེས་གཉེན 〔名〕1.朋友。2.善知识；导师。

བཤེས་པ 〔形〕和睦；友善；亲爱。

བཤོ་བ 〔动〕未来式为 བཤོ，过去式和命令式为 བཤོས。1.交媾；性交。2.呕吐。3.倾泼。

བཤོངས་པ 〔动〕为 གཞོང་བ 的过去式。

བཤོར་བོ 〔形〕慷慨；大方；博施。

བཤོར་བ 〔动〕为 གཤོར་བ 的未来式及过去式。

བཤོལ་འདེབས་པ 〔语〕延迟；耽搁。

བཤོལ་བ 〔动〕1.耽搁；迟延；退后。2.等待。

བཤོལ་ཆང 〔名〕酒；露酒。

བཤོལ་ཟླ 〔名〕闰月。

བཤོས 〔动〕为 བཤོ་བ 的过去式及命令式。

བཤོས་བུ 〔名〕小团供食；小团施供。

ས

ས 〔名〕1.土，地。2.住所，处所。3.风水。

ས་ཀོང 〔名〕凹地。

ས་ཀྲ 同 ས་བཀྲ 或 ས་ཁྲ 〔名〕图形，地图。

ས་དཀར 〔名〕白土。

ས་བཀྲ 同 ས་ཀྲ。

ས་སྐོར 〔名〕游历，周游。

ས་སྐྱ 〔名〕1.灰白色。2.萨迦派（西藏教派之一）。3.萨迦（西藏日喀则地区的一个县）。

ས་སྐྱ་པ 〔名〕1.萨迦人。2.萨迦派。

ས་སྐྱོང 〔名〕1.护国。2.同 རྒྱལ་པོ。

ས་སྐྱོན 〔名〕炭疽病。

ས་སྐྱོབ 〔语〕保护土地，保护地方。

ས་སྐྱོར་ལོགས 〔名〕墙壁，土墙。

ས་ཁམས 或 སའི་ཁམས 〔名〕地界（佛），地理。

ས་ཁམས་གནས་ཚུལ 〔名〕地理环境。

ས་ཁམས་རིག་པ 〔名〕地理学。

ས་ཁུ 〔名〕泥水。

ས་ཁུ་ཟུགས་པ 〔语〕粉刷。

ས་ཁུག 〔名〕盆地，洼地，山湾。

ས་ཁུང 〔名〕土洞，土窑。

ས་ཁུལ 〔名〕地区。

ས་ཁོངས 〔名〕大地，领域，区域。

ས་ཁྱི་ལོ 〔名〕戊戌年。

ས་ཁྲ 同 ས་ཀྲ。

ས་ཁྲལ 〔名〕土地税。

ས་ཁྲི 〔名〕土凳子；土座位；炕。

ས་ཁྲོལ 〔名〕筛子（筛土用的）。

ས་མཁན 〔名〕1.泥工。2.向导。

ས་མཁར 〔名〕堡垒；土寨；土城。

ས་མཁྲེགས 〔名〕硬地；硬土。

ས་འཁུ་བ 〔名〕偷听者；警惕者；放哨者。

ས་ག 〔名〕氐宿（二十八宿之一）。

ས་ག་ཟླ་བ 〔名〕阴历四月。

ས་གྲོད 〔名〕硬地；粘土。

ས་གླང་ལོ 〔名〕己丑年。

ས་དགའ 〔名〕1.百合（药）。2.草本植物。3.萨噶（西藏日喀则地区的一个县）。

ས་དགུ 同 ས་ཀུན 〔名〕一切地方。

ས་དྲིས 〔名〕百合（药）。

ས་འགག 〔名〕关口。

ས་འགུལ 〔名〕地震；地动。

ས་འགུལ་རི་གཡོ 〔语〕地动山摇。

ས་འགྲོ 〔名〕孔雀。

སརྒ 〔名〕（梵）章；节。

ས་རྒོད 〔名〕处女地；荒地；野地。

ས་རྒོད་ཆགས་པ 〔语〕荒废（不耕种）。

ས་རྒོད་སློག་པ 〔语〕开垦，开荒。

ས་རྒྱུད 〔名〕地带。

ས་སྒང 〔名〕土坡，土堆。

ས་སྐྱེ 同 ས་ཐང 或 ས་རྗེན 〔名〕无草的地方；不毛之地，生地。

ས་ངོ 〔名〕地面；地情。

ས་ངོས 〔名〕地面。

ས་ངོས་ཆགས་ཚུལ 〔名〕地貌。

ས་ཟོས་རྒྱམ་ཐིག 〔名〕地平线。

ས་གཅལ 〔名〕铺石地面；土地面。

ས་བཅད 〔名〕1.地的分界。2.科判（佛）。3.要路；纲要；纲领。4.段落；章节。

ས་བཅུད 〔名〕土质；土壤。

ས་ཆ 〔名〕地方。

ས་ཚད 〔名〕地的分界。

ས་ཚད་པ 〔语〕撵；撵路；赶路；抓达。

ས་རྗེན 同 ས་སྟོ。

ས་གཉན 〔名〕凶地。

ས་གཏའ 〔名〕抵押的土地；典当的土地。

ས་གཏེར 〔名〕矿；矿山。

ས་རྟ་ལོ 〔名〕戊午年。

ས་རྟགས 〔名〕界牌。

ས་རྟེན 同 འཇིག་རྟེན 〔名〕世界；大地。

ས་སྟག་ལོ 〔名〕戊寅年。

ས་སྟན 同 ས་གདན 〔名〕地毯。

ས་སྟེང 〔名〕世间；地上。

ས་སྟོང 〔名〕荒地；空地；旷野。

ས་སྟོབས 〔名〕1.柏树；杜松。2.莲花。

ས་ཐང 同 ས་སྟོ。

ས་ཐམས 〔名〕1.地洞；地坑。2.井。

ས་ཐལ 〔名〕尘土；灰土。

ས་ཐུལ 〔名〕锄地；熟地。

ས་ཐེར་ཐེར 〔语〕光秃秃的地；光坝子。

ས་ཐོག 〔名〕地上；地面。

ས་མཐིལ 〔名〕田地中间。

ས་མཐོ 〔名〕高原。

ས་མཐོངས 〔名〕地洞；地穴。

ས་དུག 〔名〕地的毒气；湿气；潮气；潮毒。

ས་དོང 〔名〕地洞；地坑；地窖。

ས་ཏ 〔名〕执照。

ས་གདན 〔名〕地毯，垫子。

ས་བདག 〔名〕1.地主。2.(古)国王。3.土地神。

ས་མདའ 〔名〕捕鼠的箭；捕虎豹的陷阱；地弩。

ས་མདོག 〔名〕土灰色，土黄色。

ས་འདུལ་མ 〔名〕熟田，熟地。

ས་འདོལ 〔名〕松土；虚土。

ས་རྡོག་རྡོག 〔名〕土块；泥块。

ས་རྗོག 或 ས་རྡོག 同 ཤུགས。

ས་ནད 〔名〕炭疽病。

ས་གནས 〔名〕地方；位置，地位。

ས་གནས་ཟློས་གར 〔名〕地方戏。

ས་གནས་རང་སྐྱོང 〔名〕地方自治。

ས་སྣུམ 〔名〕煤油。

ས་རྫོད 〔名〕1.土壤，土壤。2.茉莉。

ས་པ 〔名〕1.地球上的居民。2.萨迦派教徒。

ས་དཔྱད 〔名〕风水。

ས་སྤུང 〔名〕土堆。

ས་སྐྱོང 〔名〕1.小国的国王。2.权势强大的王公。

ས་སྤྱིན 〔名〕胶泥。

ས་སྤྲེལ་ལོ 〔名〕戊申年。

ས་ཕག 〔名〕土坯；砖坯，土块。

ས་ཕག་ལོ 〔名〕已亥年。

ས་ཕང 〔名〕土包；地略突起。

ས་ཕུ 〔名〕1.山洞。2.深谷。

ས་ཕུག 〔名〕土洞；土穴；山洞。

ས་ཕུང 〔名〕土堆，土岗。

ས་ཕྱོད་ཆེ་བ 〔语〕势力大；进程大。

ས་བ 〔名〕风水；堪舆家。

ས་བབ 〔名〕地形；地势。

ས་བོགས 〔名〕佃租，地租。

ས་བོན 〔名〕1.种子。2.精子。

ས་བོན་མཛོད 〔名〕子房(花)。

ས་བྱ་ལོ 〔名〕己酉年。

ས་བྱི་ལོ 〔名〕戊子年。

ས་ཁྲ 〔名〕天界。

ས་དབང 同 རྒྱལ་པོ 〔名〕国王，统治者。

ས་དབྱིབས 〔名〕地形，地势。

ས་འབུ 〔名〕地蚕。

ས་འབུ་ནག་རིང 〔名〕蚯蚓。

ས་འབྲུམ 〔名〕土堆，土方。

ས་འབུར 〔名〕土丘，土岗。

ས་འབུས་པ 〔语〕地皮鼓起，地突起。

ས་འབོལ 〔名〕松土，软土。

ས་འབུར 〔名〕燕薪花。

ས་འབྲེད 〔名〕1.锄地，耙地。2.锄地工具。

ས་འབྲུག་ལོ 〔名〕戊辰年。

ས་འབྲེལ 〔名〕毗连，接壤。

ས་བོག་བོག 〔名〕小土丘。

ས་སྦུས 同 ས་འབུས་པ。

ས་སྦྲུལ་ལོ 〔名〕己巳年。

ས་མ་རོ 〔名〕沙土混合地。

ས་མི་ཚོད 〔语〕不及，赶不上，撵不上。

ས་སྨོས 同 ས་དགའ。

ས་སྨུག 〔名〕紫红色。

ས་སྙིགས 〔名〕1.泥皮(药)。2.泥土，稀泥，烂泥。

ས་སྨྱུག 〔名〕粉笔。

ས་རྩི 同 དཀར་རྩི 〔名〕石膏粉，白粉水，白涂料。

ས་རྩི་དཀར་པོ 〔名〕白垩，白粉，白土。

ས་ཚིགས 〔名〕站，宿站，驿站。

ས་ཚོས 〔名〕土颜料。

ས་མཚམས 〔名〕边界线，界线。

ས་འཛིན 〔名〕1.山。2.国王(藻)。

སརྫ་ཀ 〔名〕(梵)乌梅(药)。

ས་ཙ་རྟེ 〔名〕(梵)金子。

ས་ཤག 〔名〕地皮；泥皮；沥青；地松脂。

ས་ཞིང 〔名〕田地；土地。

ས་ཞིང་བཅོས་སྒྱུར 〔语〕土地改革。

ས་ཞིང་གཤིན་པོ 〔语〕肥田沃地。

ས་གཞི 〔名〕1.土；地；大地。2.地址。

ས་གཞི་ཆེན་པོ 〔名〕大地。

ས་གཞོང 〔名〕1.沙盘（练习算术用的）。2.盆地。

ས་བཞི་མདོ 〔名〕十字路口。

ས་འོག 〔名〕地下，九泉。

ས་འོག་ཁང་པ 〔名〕地下室。

ས་འོག་དར་འཐག 〔语〕地下织绢（指背地进行非法的勾当）。

ས་འོག་འབར་མདེལ 〔名〕地雷。

ས་འོག་བཙོན་ཁང 〔名〕地牢。

ས་ཡ 〔数〕百万。

ས་ཡི་སྙིང་པོ 〔名〕1.地藏菩萨(佛)。2.金子。

ས་ཡི་དབང་ཕྱུག 〔名〕阴历十一月，亦称觜宿月。

ས་ཡོས་ལོ 〔名〕己卯年。

ས་གཡང 〔名〕风脉；地脉。

ས་གཡོ 〔名〕地震；地动。

ས་གཡོ་བརྟག་ཆས 〔名〕地震仪。

ས་གཡོའི་རྦབས་ཐིད 〔名〕地震波。

ས་གཡོས 〔名〕地震；地动。

ས་རགས 〔名〕土埂子，土堤坝。

ས་རམ 〔名〕地边，田地的边界，地界。

ས་རམ་རྫི 〔形〕铜绿色。

ས་རི 〔名〕亢宿（二十八宿之一）。

ས་རིམ 〔名〕1.路程，道路。2.地段；地层。

ས་རུག་པ 〔语〕天黑了。

ས་རེ་སོ་རེ 同 སར་སོར。

ས་རྡད་པ 〔语〕地塌；地下陷。

ས་རྡབ་པ 同 ས་རྡག་པ 或 ས་སྲོས 〔语〕天黑了；黄昏。

ས་རོ 〔名〕废土；废墟。

ས་རླངས 〔名〕蒸汽；地气。

ས་ལ་འཁོས་པ 〔语〕降世（佛）。

ས་ལས 〔名〕泥土工程；土工。

ས་ལུ 〔名〕（梵）1.一种野谷。2.稻。

ས་ལུ་སྡོང་བ 〔名〕稻草。

ས་ལུག་ལོ 〔名〕己未年。

ས་ལེ་བ 〔形〕浅；不深。

ས་ལེ་སྦྲམ 〔名〕纯金；良金。

ས་ལེར 〔形〕明显；明了。

ས་ཤུན 〔名〕地壳；地皮。

ས་གཤིན 〔名〕肥田；沃地。

ས་གཤིས 〔名〕地质。

ས་གཤིས་རིག་པ 〔名〕地质学。

ས་བཤད་འཕྲུལ་འཁོར 〔名〕推土机。

ས་སིལ 〔名〕细土；碎土。

ས་སོབ 〔名〕虚土；松土。

ས་སྲིན་དུ་ལ 〔名〕蚯蚓。

ས་སྲིབ 〔名〕傍晚。

ས་སྲིབས་པ 〔语〕天黑了；黄昏。

ས་སྲུང 〔名〕防守；守卫。

ས་སྲུང་བ 〔语〕站岗；镇守。

ས་སྲོད 同 ནམ་སྲོད。

ས་སྲོས 〔名〕黄昏；天黑。

ས་སློག 〔语〕翻地。

ས་ཧ་ཀ་ར 〔名〕（梵）柿子树。

སཱ་ལ 〔名〕娑罗树；芸香树。

སག 〔名〕1.膂肉（脊梁骨上的肉）。2.癣。3.鳞甲，如 ཉ་སག 鱼鳞。

སག་ཐག 〔名〕弓箭袋。

སག་བདར 〔名〕锉。

སག་པ 〔名〕水泡；水点；溅水；水花。

སག་རྩ་སྲིལ 〔语〕1.坚守誓言。2.自强不息。

སག་རམ་རྩེ 〔名〕金箔（一种眼药）。

སག་རས 〔名〕铁砂布（打磨物品用）。

སག་རི 或 སགས་རི 〔名〕1.骰子皮。2.鳞。3.癣；痂。

སག་སིག 〔副〕动摇；抖动。

སག་ལྷམ 〔名〕红皮革所制的弯靴；皮靴。

སགས་རི 同 སག་རི。

སང 〔名〕明日；明天。

སང་དགོང 同 སང་རྒྱབ 〔名〕明晚。

སང་ངེ 〔形〕清楚；明显；纯洁。

སང་ཅི་ཧྲེང 〔名〕（汉）桑寄生（药）。

སང་ཉིན 〔名〕明天。

སང་རྒྱབ 同 སང་དགོང。

སང་གནངས 〔名〕明后天。

སང་ཕོད 同 སང་ཕོ 〔名〕明年。

སང་ཞོགས 〔名〕明晨；明早。

སང་རས 〔名〕面布；抹布。

སང་ཕོ 同 སང་ཕོད。

སང་སང 〔象〕响亮；高声；嘹亮。

སང་སེ་སང 〔副〕稀疏；疏朗。

སང་སེང 同 སང་སེ་སང。

སངས 〔动〕醒悟；觉醒。

སངས་རྒྱས 〔名〕佛；觉；觉者。

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས 〔名〕佛教。

སངས་རྒྱས་པ 〔名〕佛教徒。〔语〕成佛，证觉。

སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་ཉི་མ 〔名〕端阳。

སངས་ཐོ 〔形〕清醒，洁净。

སངས་སྤྱན 〔名〕1.佛眼。2.明察。

སད 〔名〕1.霜；冻结。2.冷风；寒冷；寒气。

སད་འགོག 〔名〕防霜。

སད་མནའ 同 སད་བྱེད།

སད་པ 〔动〕1.醒觉；睡醒。2.探究；检验；试探。

སད་བྱེད 同 སད་མནའ 〔动〕试验；试探。

སད་མི་མི་བདུན 〔名〕七试人（西藏最初出家之七人）。

སད་སེར 〔名〕霜雹。

སད་ཤུར 同 བ་མོ་འབབ 〔名〕霜降（二十四节气之一）。

སབ 〔名〕篱；篱笆。

སབ་མ 〔名〕篱笆。

སབ་མོ 〔名〕1.篱墙；篱笆。2.席。

སབ་སོབ 〔形〕1.腐烂；不完全；有缺陷。2.不明显；不明亮。

སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད 〔名〕梵语。

སམ་ཏ 〔名〕藏民用以绘图计算及习字的木板。

སམ་དལ 〔名〕髭。

སམ་བྷོ་ཊ 〔名〕桑布扎（藏文创制者）。

སམ་སྲིམ 〔形〕低声，和缓；温和；心平气和。

སའི་ཁམས 同 ས་ཁམས།

སའི་གོ་ལ 〔名〕地球；环球；寰宇。

སའི་གོ་ལ་སྐོར་བ 〔名〕环球（环绕地球）。

སའི་གོ་ལ་ཕྱེད་ཤར་མ 〔名〕东半球。

སའི་གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མ 〔名〕南半球。

སའི་ལུགས་སྐོར 〔名〕砂模；铸模。

སའི་སྲོག་ཤིང 〔名〕地轴。

སཱུ་ཧྲན་ཧུའུ 〔名〕（汉）搜山虎（药）。

སར་པ 代 གསར་པ 〔形〕新；新鲜。

སར་མི 〔名〕使者。

སར་སོར 同 ས་རེ་སོ་རེ 〔形〕林立；丛立；零碎。

སལ་བབ 〔名〕金的装饰品；金丝带。

སལ་ལེ་བ 〔形〕 清楚；光明；光亮。

སལ་སིལ 〔形〕 零零散散。

སལ་ཟུལ 〔名〕 1.壑沟；山沟。2.皺褶；衣褶。

སི 或 སི་སི 〔象〕 咝咝，由齿缝发出的吹气声。

སི་ཏ 〔名〕 悉多河（印度四大河流之一）。

སི་སྨྱུག 〔名〕 竹笔。

སི་ར 〔名〕 篓子；提篮。

སི་རིལ 〔名〕 角制的墨斗；墨盒；墨水壶。

སི་ལི་ལི 〔象〕 1.奏乐器声。2.雨声（淅沥）。

སི་ལིང་ཕྱང་བ 〔名〕 萱草根（药）。

སིག་པ 〔动〕 震动；摇动；抖动。

སིག་སིག 〔动〕 震动，抖动。

སིགས 〔动〕 为 གསིག་པ 的命令式。

སིགས་མ 〔名〕 1.节。2.灰烬；烧后的残物；炭渣。

སིང་ཆུར 〔名〕 1.酸乳，酪。2.酒。

སིང་ག་ལ 〔名〕（梵）斯里兰卡（国家名）。

སིང་ངེ་བ 〔形〕 1.神圣；纯洁。2.嗡嗡声（如耳鸣）。

སིང་བ 〔动〕 解开。〔形〕漆黑。

སིང་ཞ 〔名〕 马乳酒；酸奶。

སིང་སིང་པོ 〔名 1.铮铮声（金属的响声）；嗡嗡声（如耳鸣）。2.薄；薄弱；松；粗；稀薄（如布）。

སིངས་པོ 〔名〕 薄酒。〔形〕 1.薄；稀薄；淡；清淡。2.清明；透明。

སིད་སྒྲ 〔名〕 吹哨声；牙缝中的吹气声。

སིད་པ 〔动〕 吹哨；打口哨。

སིན་ཞ 〔名〕 梭子（织布工具）。

སིནྡྷུ་ར 〔名〕（梵）禹余粮（药）。

སིབ་པ 〔动〕 渗入；吸；吮。

སིབ་ཞ 〔名〕 麻疹；痘疹。

སིར་སིབ 〔象〕喧闹声。

སིམ་པ 〔动〕休息；休养。〔形〕健康；强健；安适；安乐；快乐；心神清爽；爽快。

སིལ 〔名〕铙；铙钹。

སིལ་ཁྲོལ 〔名〕1.敲钹。2.金钱板(乐器)。3.奏乐声；击铙声。

སིལ་སྙན 〔名〕铙钹；小钹。

སིལ་ཏོག 同 ཤིང་ཏོག 〔名〕果实；果子。

སིལ་བུ 〔形〕1.少许。2.分散的；零碎的；零星的。

སིལ་མ 〔名〕碎片；微粒；尘埃；屑。〔形〕分散的；零碎的；少许。

སིལ་ཚོང 〔名〕零售。

སིལ་ཟས 〔名〕小吃。

སིལ་སིལ 〔象〕击铙声。

སུ 〔代〕谁。〔介〕为藏文文法 ལ་དོན 用字之一，置于后加字 ས 之后。参看 ལ。

སུ་ཤི 〔名〕苏木（药，也可作染料）。

སུ་ར 〔名〕(古)酒。

སུ་རོ་པན་ཚ 〔名〕辣椒；红辣椒。

སུ་ཁྱུ 〔名〕1.一种坐态（伸右足而缩左足，右手托头，左手撑于腿者）。2.芸香。

སུག 同 སུག་རྔན 〔名〕报酬。

སུག་ཐྲིས 〔名〕黄莲(药)。

སུག་རྔན 同 སུག。

སུག་མཐིལ 〔名〕蹄子。

སུག་པ 〔名〕偶蹄(猪牛羊蹄)。

སུག་པ་དག་བྱེད 〔名〕光梗丝石竹(药)。

སུག་ཕྲོ 〔名〕肢体。

སུག་སྨེལ 或 སུག་སྨེལ 〔名〕1.豆蔻。2.砂仁(药)。

སུག་སྨར 同 སུག་སྨེལ。

སུག་ཕོབ 〔名〕手脚。

སུག་ལག 〔名〕腿(兽)。

སུག་ལས 〔名〕事业；工作。

སུདས 同 སུད་པ 或 སུདས་

སུད 〔名〕臭味。

སུན 〔名〕时间。

སུན་དུབ 〔名〕厌倦。

སུན་སྣང་ཟོད་པ 〔语〕耐心。

སུན་སྣང་སེལ་བ 〔语〕解闷。

སུན་པ 〔形〕厌倦；厌烦；烦闷；苦闷；困惫。

སུན་པོ 或 སུན་པ 〔形〕疲倦；厌倦；厌烦；讨厌。

སུན་འབྱིན 〔名〕1.破者；驳斥者。2.使厌烦。3.反驳；驳斥；斗争。4.放弃；屏弃；辞去。5.穷究。6.申讨。7.词穷。

སུན་མ 〔名〕侮辱；凌辱；诽谤；非难。

སུབ་བཅོས 〔名〕涂改。

སུབ་པ 〔动〕未来式为 གསུབ，过去式为 བསུབས，命令式为 སུབས。1.擦去；涂抹。2.塞闭；关闭；复盖；堵塞。

སུབ་སུབ་པ 同 སུབ་པ。

སུབས 〔动〕为 སུབ་པ 和 གསུབ་པ 的命令式。

སུམ 〔数〕三。在混合字中代 གསུམ，如 སུམ་ཅུ 三十，སུམ་བརྒྱ 三百。

སུམ་ཅུ་པ 〔名〕藏文文法三十颂。

སུམ་ཆ 〔名〕三分。

སུམ་ཏིག 〔名〕伞梗虎耳草(药)。

སུམ་རྟགས 〔名〕三十颂和添性论(为藏文文法 སུམ་ཅུ་པ 和 རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ 的缩写)；藏语语法。

སུམ་མདོ 〔名〕三岔口；道路或河水汇合处。

སུམ་པ 〔动〕未来式为 བསུམ，过去式为 བསུམས，命令式为 སུམས。闭；闭合。

སུམ་ཡན 〔名〕1.红辣椒。2.胡椒(药)。

སུམ་ཞིད 〔名〕藏文著作卷首用梵文和藏文等三种文字配合写成的一种格式。

སུམ་སྦྱར། 〔名〕三联；三拼合(如把三个音节联在一起)。

སུམ་སྦྲེལ། 同 སུམ་སྦྱར།

སུམ་རྩེགས། 〔名〕三层；三重(如藏文的三层字 སྐྱ)。

སུམ་ལོག 〔名〕三迭；三摞。

སུམས། 〔动〕为 སུམ་པ 的命令式。

སུར་སུར། 〔形〕粗粒(麦屑)。

སུལ། 〔名〕1.衣服的皱褶；褶纹。2.沟壕；山沟；壑沟；犁沟；凹缝。3.皱纹。

སུལ་མང་། 〔名〕重瓣胃(兽类的)。

སུལ་སུལ། 〔名〕山沟；乱石沟。

སུས། 〔动〕为 བསུ་བ 的命令式。

སུས་ཁོག 同 གསུས་ཁོག 〔名〕腹部；肚腹。

སེ་གོལ། 〔名〕弹指。

སེ་གོལ་གཏོག་པ། 〔语〕弹指。

སེ་རྒོད། 〔名〕野石榴；野刺梅；野果。

སེ་རྒོད་ཚེར་མ་མེད་པ། 〔名〕糖茶藨(药)。

སེ་དྲག 同 རེག་དྲག 〔名〕梅毒；花柳病。

སེ་འདྲ་ར། 〔名〕朱砂(药)。

སེ་པན། 〔名〕红辣椒；干辣椒；辣面。

སེ་བ། 〔名〕1.野玫瑰。2.野刺梅。

སེ་བོ 或 སེ་པོ 〔形〕灰白；斑白。

སེ་འབྲས། 〔名〕刺蔗果，山枸奈。

སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ། 〔名〕三大寺院(指西藏的色拉寺、哲蚌寺、噶丹寺)。

སེ་འབྲུ། 〔名〕石榴(也可作药)。

སེ་འབྲོག 〔名〕恶意；怨恨；谗。

སེ་མོ། 〔名〕颈珠，项珠。

སེ་མོ་དོ། 〔名〕璎珞；项珠；佛珠；念珠；绶；胸绶；胸络。

སེ་ཙ། 〔名〕杨梅疮(病)。

སེ་ཡབ། 〔名〕1.木瓜(药)。2.酸李干。

སེ་ཡབ་ལོ་མ་ཆུང་བ 〔名〕 小叶木瓜(药)。

སེ་ཚོ 同 སེ་བོ。

སེ་གཡབ 〔名〕 无花果树。

སེ་གཡུང 〔名〕 玫瑰。

སེ་ར 〔名〕 1.色拉寺（西藏三大寺院之一，在拉萨附近）。2.野玫瑰或其生长的地方。3.同 སེར་བ。

སེ་རལ་ཁ 〔名〕（梵）梵线；胸绶；胸络（将串珠从头部挂到腋下的一种服饰）。

སེ་ཏོལ 〔名〕 1.碱土。2.苍铅(药)。

སེ་རིལ 〔形〕 半开。

སེ་ཤིང 〔名〕 一种带刺的灌木，刺蘼树，山枸奈。

སེག 或 སེག་སེག 〔形〕 斜；歪。〔动〕涩；涩牙；碜。

སེག་དར 〔名〕 锉子。

སེག་མ 〔名〕 1.小石砂；砂砾。2.竹席。

སེག་སེག 同 སེག。

སེང 〔形〕 稀薄；透明。

སེང་ཁྲི 〔名〕 狮子座。

སེང་གེ 〔名〕 狮。

སེང་གེ་ཟིལ་པ 〔名〕 翻白草(药)。

སེང་སྨམ 〔名〕 纱厨。

སེང་དག 〔形〕 痊愈。

སེང་ལྡེང 〔名〕 铁梨木。

སེང་བོ 〔形〕 1.清洁；白。2.透明；稀薄；薄；淡；淡薄；疏松；松散；稀疏。

སེང་ཕྲུག 〔名〕 小狮子。

སེང་སྡོམ 〔名〕 枇杷(药)。

སེང་རས 〔名〕 薄布；纱布。

སེང་རས་ཐབ་སྨམ 〔名〕 纱厨。

སེང་ཤོར 同 འཐུས་ཤོར 〔语〕失察；不见；遗忘。

སེང་སེང་བོ 〔形〕 稀疏；枯白；薄；透明；松散。

སེངས་པ 〔名〕 薄纱。

སེན་ཕྲི་གས་པ 〔语〕 指甲肉皮破裂。

སེན་བཏུབ 〔名〕指甲刀。

སེན་མོ 〔名〕指甲。

སེན་མོ་འདེབས་པ 〔语〕抓，捏，掐。

སེབ 同 གསེབ 〔名〕种公马。

སེམ་སེ 〔形〕微笑；笑眯眯的。

སེམས 〔名〕1. 心；意。2. 心灵；灵魂；精神；胸怀。

སེམས་སྐྱིད་པོ 〔语〕快活。

སེམས་སྐྱེད་པ 〔语〕立志。

སེམས་སྡུག་པོ 〔语〕难过。

སེམས་བསྐྱེད 〔名〕发心（佛），动念；起意。

སེམས་ཁམས 〔名〕心理。

སེམས་ཁུར 〔名〕关心；关切。

སེམས་ཁུར་ཆེན་པོ 〔语〕极热心；最关心。

སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ 〔语〕心中领会；通达；了解。

སེམས་ཁྲལ 〔语〕心上的负担；思想负担；挂念；挂怀；牵心；操心；担心。

སེམས་འཁྲལ 同 སེམས······འཁོལ 〔语〕1. 心调驯；心服口服。2. 分别思维（佛）。3. 克制；压制；耐心。4. 心中难受。

སེམས་འཁྲལ 〔语〕为痛苦所忧的心；悬心；担心；忧愁；思想负担；挂怀；牵念。

སེམས་འགུལ་ཞིབས་པ 〔语〕激动；感动。

སེམས་ཅན 〔名〕有情；众生；生物。

སེམས་ཆགས་པ 〔语〕贪爱；眷恋。

སེམས་ཆུད 同 སེམས་སྐྱམས。

སེམས་ཉིད 〔名〕心性；精神；心真实性（佛）。

སེམས་ཉིད་སྨྲ་བ 〔名〕唯灵论。

སེམས་སྐྱམས 同 སེམས་ཆུད 〔名〕1. 胆小者。2. 留心；注意；小心。

སེམས་རྟེན 〔名〕纪念物；留念品。

སེམས་བརྟན་པོ 〔名〕意志

坚强。

སེམས་བསྟུན་པ 〔语〕交心。

སེམས་ཐག་བཅད་པ 〔语〕下决心。

སེམས་ཐག་ཐད་བཅད 〔语〕坚决。

སེམས་མཐོ་པོ 〔名〕傲慢；心高气傲。

སེམས་དོགས 〔名〕顾虑；疑虑；怀疑。

སེམས་དྲང་པོ 〔名〕心正直；老实。

སེམས་བདེ 〔名〕喜悦，心情舒畅；愉快。

སེམས་འདུལ 〔名〕攻心。

སེམས་སྡུག 〔名〕苦恼。

སེམས་སྡུག་པ 〔语〕忧愁，烦恼。

སེམས་ནག་པོ 〔名〕黑心肠；恶意；狠毒的心。

སེམས་ནད 〔名〕痛苦；心忧；心病；心事。

སེམས་ཀྱམ་པ 〔语〕欢喜；满意。

སེམས་གཀོད 〔语〕悔恨；追悔。

སེམས་ཀལ 〔语〕心静；心安；欲心平静；心服；心安泰；心平气和。

སེམས་པ 〔名〕生物。〔动〕未来式为 བསམ， 过去式为 བསམས， 命令式为 སོམས。思想；思维。

སེམས་དཔའ 〔名〕菩萨，勇心；雄心。

སེམས་ཕམ་པ 〔语〕灰心；遗憾。

སེམས་ཕམ་པོ 〔形〕哀痛。

སེམས་ཕམ་ཡིད་ཆད 〔语〕灰心丧气。

སེམས་ཀྱོས་པ 或 སེམས་…… འཀྱོས་པ 〔语〕心情激动。

སེམས་འཁྲུལ 〔名〕错觉；幻觉。

སེམས་ཞེམ་པོ 〔名〕哑巴；傻子；愚人；笨人。

སེམས་ཟྲེལ 〔名〕着急，焦急。

སེམས་སྨྱོ་བ 〔语〕1.心醉，心狂。2.睡眠。

སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ 〔名〕唯识派之哲理，共分为二：སེམས་ཙམ་རྣམ་……བདེན་པ 与སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ（佛）。

སེམས་གཙོ 〔名〕唯心。

སེམས་འཚབ་པ 〔语〕发慌，焦急。

སེམས་འཛིན 〔名〕怨恨；隔阂；成见。

སེམས་བཟང 〔名〕好心；好意。

སེམས་ལ་རིས་འཛིན 〔语〕铭记。

སེམས་ལ་འཆང་བ 〔语〕铭记在心。

སེམས་ལས 〔名〕1.意业，思想。2.心中痛苦。3.劳心的业务；脑力劳动；意识活动。

སེམས་ཤུགས 〔名〕精力；勇气；心血；热情；情绪。

སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ 〔语〕热心。

སེམས་ཤེས 〔名〕1.心智。2.懂事的人；通达的人。3.他心通（佛）；知心（知他人的心念）。

སེམས་སེམས་པོ 〔名〕思维，所想的。

སེམས་གསོ 〔名〕安抚；抚慰；安慰。

སེའུ 〔名〕1.果子。2.小齿。

སེའུ་ཤིང 〔名〕果树。

སེར 〔形〕1.黄色。2.潮湿。3.墒情。

སེར་ཀ 〔名〕裂口；裂痕；缝隙；裂缝；裂隙；罅隙。

སེར་སྐམ 〔语〕跑墒；不保墒。

སེར་སྐྱ 〔名〕僧侣与俗人（སེར 指僧侣，སྐྱ 指俗人）。〔形〕黄白色；棕黄色。

སེར་སྐྱོན 〔名〕雹灾。

སེར་ཁ 〔名〕裂缝；裂口。

སེར་ཁ་མ 〔名〕干牛粪。

སེར་ག 同 སེར་ཁ。

སེར་གོས 〔名〕法衣；僧衣；黄衣；黄袍。

སེར་ཅན 〔名〕1.有墒的(地)；潮湿的(地)。2.洼地。

སེར་ཚང 〔名〕小缝；小裂纹。

སེར་ཆེན 〔名〕金盏花(药)。

སེར་འདབས་ལྔ་པ 〔名〕五瓣黄花，腊梅花。

སེར་ནག་མ 〔形〕黑黄色。

སེར་སྣ 〔名〕悭吝，吝啬；小气。

སེར་སྣ་ཅན 〔名〕悭吝者，守财奴。

སེར་པོ 〔形〕黄色。

སེར་པོ་ཀྱ་བྲུས 〔名〕千里光(药)。

སེར་ཕྲེང 〔名〕僧众的仪仗队，执事。

སེར་བ 〔名〕雹，冰雹。

སེར་བྱ 〔名〕1."黄鸟"(藏族人民给1904年入侵西藏的英国侵略军起的绰号)。2.黄色的雀鸟(黄鹂)。

སེར་སྦྲེང 同 སེར་ཕྲེང。

སེར་མ 〔名〕尼姑。

སེར་མོ 〔名〕手指。

སེར་མོ་བ 〔名〕出家人。

སེར་དམར 〔形〕杏红色；桔红色。

སེར་སྐྱིགས 同 སེར་སྣ。

སེར་བཙག 〔名〕黄赭，一种土黄色颜料。

སེར་ཟུར 〔名〕黄矾。

སེར་ཉིལ 〔名〕蛋黄。

སེར་ཤ 〔名〕黄蘑菇。

སེར་ཤང 〔形〕黄灿灿。

སེར་བསང 〔形〕黄澄澄。

སེར་ཏང་ཏང 〔形〕黄澄澄。

སེལ་ཐབས་བྱེད་པ 〔语〕消灭，消除。

སེལ་བ 〔动〕未来式与过去式为 བསལ，命令式为 སོལ。1.除去；弃。2.使消。3.拔；

采。4.消除；涂消；淘汰；克服。

སེལ་དོ 〔名〕背斗；笆斗。

སོ 〔名〕1.齿(如牙齿、锯齿、梳齿等)。2.锋；刃。〔代〕藏文三十一到三十九中间的数词，如：སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག 三十一，简称时可代十位数，如：སོ་གཅིག 三一……སོ་དགུ 三九等。〔助〕为藏文文法语终词之一，置于后加字ས 之后。

སོ་ཀ 〔名〕夏季。

སོ་སྐྱག 〔名〕牙垢。

སོ་ཁང 〔名〕岗楼。

སོ་ཁའི་མཁར 〔名〕哨所；碉堡。

སོ་ཁུང 〔名〕炮眼(射击口)。

སོ་ཁྲབ 同 མ་བཅོས 〔形〕天然的；非人为的。

སོ་ག 〔名〕养育；抚育。

སོ་གོས 〔名〕唇的别名。

སོ་སྒོ 〔名〕口；唇。

སོ་སྒྱེ 〔名〕麻袋。

སོ་སྒྲ 〔名〕呼哨声，如སོ་སྒྲ…… འདེབས་པ 打口哨。

སོ་བཀོལ་བ 同 སོ་བུད་པ 〔语〕拔牙；掉牙；无牙。

སོ་ཅན 〔名〕1.大象。2.有锋刃的东西。

སོ་བཏང 〔名〕烧；煨。

སོ་ཏྲ 〔名〕獠牙；犍牙。

སོ་ཐག 〔名〕麻绳。

སོ་ཐགས་བཟང 〔语〕牙齿整齐。

སོ་ཐམ་ཐམ་པ 同 སོ…… འཐམས་པ 〔语〕咬牙；切齿。

སོ་ཐུབ 〔名〕1.成丁；成长。2.立定。

སོ་འཐབ་པ 同 སོ་འཚལ་བ 〔语〕磕牙；磨牙。

སོ་འཐམས་པ 同 སོ་ཐམ……ཐམ་པ。

སོ་རྟོགས 〔名〕1.预防。2.侦察。

སོ་དྲེག 〔名〕牙垢。

སོ་འདེབས་པ 〔语〕咬。

སོ་ན་གནས་པ 〔语〕原有；照旧；照常。

སོ་ནད་དཔལ་འཛོམ 同 ཨུ་སུ 〔名〕芫荽；香菜。

སོ་ནད་ཚན་ཁག 〔名〕牙科。

སོ་ནམ 〔名〕农；庄稼；稼穑。

སོ་ནམ་པ 〔名〕农民。

སོ་པ 〔名〕哨兵；放哨者；侦察者；看守。

སོ་ཕག 〔名〕瓦类；砖瓦。

སོ་སྤྱ 〔名〕尖；顶；端。

སོ་བ 〔名〕大麦。

སོ་བྱད་པ 同 སོ་བཀལ་བ。

སོ་མ 〔名〕1.新的；新鲜的。2.麻。

སོ་མ་ར་ཙ་ནག་པོའི་འབྲུ་གུ 〔名〕大麻仁（药）。

སོ་མ་ར་ཛ 〔名〕（梵）1.大麻；苎麻。2.麻子。

སོ་མ་སེར་པོ 〔名〕黄麻。

སོ་མད 同 སྐྲ་ཤད 〔名〕梳子；篦子。

སོ་སྐི་བསོད 〔语〕心思外骛；不专心。

སོ་ཕྱམ 〔名〕大麦炒面。

སོ་ཚི 〔名〕1.柚子。2.牙膏。

སོ་ཚག 〔名〕牙碜。

སོ་ཚིགས 〔名〕1.农业；稼穑。2.生计。

སོ་ཚིས 同 སོ་ཚིགས。

སོ་འཚམས 〔名〕1.牙缝。2.分叉。

སོ་ཞིབ་པ 参看 སོ་ཞགས་བཟད。

སོ་སྐྱ 〔名〕牙垢。

སོ་ཟེད་བ 〔名〕龇牙；獠牙。

སོ་ཟེད 〔名〕牙刷。

སོ་རལ 〔名〕不整齐的牙齿；龋齿。

སོ་རས 〔名〕麻布。

སོ་ལྦུག 〔名〕酒渣；酵母。

སོ་ལྦུག་པ 〔语〕发芽了。

སོ་ལེ 〔形〕新鲜。

སོ་ཚ་སྔོན་པོ 〔名〕青辣椒。

སོ་ཚག 〔名〕1.大道。2.石道。3.栈道。

སོ་ཤིང 〔名〕1.牙签。2.齿木（印度人以柳枝涤齿）。

སོ་སོ 同 ཐ་དད 〔形〕1.异；各种；各样；不同。2.各自；各个；每个。

སོ་སྲུང 同 སོ་པ。

སོ་སྲུབས 〔名〕牙缝。

སོ་བསོད 〔名〕权位。〔形〕安乐；圆满；幸福。

སོག 〔动〕为 གསོག་པ 的命令式。

སོག་ཀ 〔名〕荠菜（药）。

སོག་གུར 〔名〕蒙古包。

སོག་པ 〔名〕肩胛骨。

སོག་པོ 〔名〕蒙古；蒙古人。

སོག་ཕུང 〔名〕麦秸堆。

སོག་སྡོན 〔名〕捆子。

སོག་ཕྱིལ 〔名〕长耳坠。

སོག་འབོལ 〔名〕厚草垫。

སོག་སྦུབས 〔名〕空秆；草茎。

སོག་མ 〔名〕秋秸；谷草。

སོག་ཚིགས 〔名〕草节。

སོག་ཕྲ 〔名〕肩胛骨尖。

སོག་ཡིག 〔名〕蒙文。

སོག་རིགས 〔名〕蒙古族。

སོག་ལེ 〔名〕锯子。

སོག་ལེ་ཙན 〔名〕蜥蜴。

སོག་ཤན 〔名〕索县（西藏那曲地区的一个县）。

སོག་ཐུལ 〔名〕茬子地（庄稼收割后所留的茬子）。

སོགས་པ 同 ལ་སོགས་པ 〔数〕等；等等。

སོང 〔动〕为 འགྲོ་བ 的过去式和命令式。

སོང་ཁྲ 〔名〕支付报表。

སོང་ཐོ 〔名〕帐单；开支单。

སོད 〔动〕为 གསོད་པ 的命令式。

སོན 〔名〕种子。

སོན་པ 〔动〕到；去；至。

སོབ 〔形〕空虚；内空。

སོབ་པ 〔动〕补足；偿还。

སོབ་སོབ 〔形〕1.虚伪；虚假。2.中虚；中空。

སོབས 〔动〕为 གསོབ་པ 的命令式。

སོམ 同 གསོམ 或 སོམ་ཤིང 〔名〕松树。〔形〕均匀；平均。

སོམ་ཉི 同 ཐེ་ཚོམ 〔名〕疑惑；犹豫；三心二意。

སོམ་ཉི་ཟ་བ 〔语〕徘徊(犹豫)；疑惑。

སོམས 〔动〕为 སེམས་པ 的命令式。

སོར 〔名〕1.钻子；手钻。2.手指。

སོར་ཤུབ 〔名〕手套；指套。

སོར་ཆུད 〔语〕1.照旧；原样。2.恢复；复原。

སོར་འཛུམས 同 སོར་རྡུམ 〔名〕秃指；手指残缺。

སོར་གདུབ 〔名〕戒指。

སོར་མོ 〔名〕手指；足指。

སོར་བཞག 〔语〕仍旧；照旧。

སོར་རྡུམ 同 སོར་འཛུམས。

སོར་རིས 同 ཟོ་རིས 〔名〕脂粉。

སོལ 〔动〕为 སེལ་བ 的命令式。

སོལ་སྙིགས 〔名〕炉渣。

སོལ་དུག 煤气；煤毒。

སོལ་ཁོང 〔名〕煤窑。

སོལ་མདུན 〔名〕项链(饰品)。

སོལ་བ 〔名〕炭；木炭。

སོལ་མལ 〔名〕炭炉；火炉；火盆。

སོལ་རིལ 〔名〕煤球。

སོལ་རླངས 〔名〕煤气(燃料)。

སོས་ཀ 〔名〕阳春；大地回春时期。

སོས་ཀའི་གནམ 〔名〕暑天，伏暑天气。

སོས་དལ 同 ཐེལ་བ་མེད 〔形〕安闲，安逸，闲暇。

སོས་དལ་དུས 〔名〕1.安闲的时候；有空的时候。2.经常。

སོས་དུས་ཀྱི་ཉི་མ 〔名〕夏日长天。

སོས་གདལ 同 སོས་དལ。

སོས་ཟད 〔形〕安闲。〔语〕用牙嚼。

སྲ་མཁྲེགས 〔形〕坚固；巩固。

སྲ་འཁྱིལ 〔语〕凝结，凝缩。

སྲ་བརྒྱད 〔语〕展开，铺开。

སྲ་སྙུ 〔形〕软硬。

སྲ་བརྟན 〔形〕坚强，巩固。

སྲ་འཐས 〔形〕坚硬，结实。

སྲ་སྡོང་འབྲས་བུ 〔名〕女贞子(药)。

སྲ་བ 同 སྲ་པོ 或 སྲ་མོ 〔形〕坚，硬，厚密，紧密，牢固。

སྲ་འབྲས 〔名〕石莲子(药)。

སྲ་མོ 同 སྲ་བ。

སྲ་རྩི 〔名〕漆，硬漆；硬膏，芸香树的汁。

སྲ་རྩི་སྤོག 〔名〕白檀香(药)。

སྲ་རྩི་ཤིང 〔名〕1.漆树。2.檀香树。

སྲ་འཛིན 〔名〕僵持。

སྲང 〔名〕1.天秤。2.街道，巷道。〔量〕两(十钱)。

སྲང་གང 〔语〕一两。

སྲང་ཆ 〔名〕戥子。

སྲང་དོ 〔语〕二两。

སྲང་མདའ 〔名〕戥杆。

སྲང་འདེགས 〔语〕过秤，过磅。

སྲང་པོ 〔形〕1.直的；不弯曲。2.准(秤)。

སྲང་བར 〔名〕巷间，街上。

སྲང་གཞལ 同 སྲང་འདེགས。

སྲང་ལམ 〔名〕巷道。

སྲང་དཀར 〔名〕云南黄芪(药)。

སྲད་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྲད，命令式为 སྲོད。晒，晒干。

སྲད་བུ 同 སྐུད་པ 〔名〕线，纱。

སྲད་སྨུག 〔名〕挟茎岩黄芪(药)。

སྲད་སེར 〔名〕多花黄芪(药)。

སྲན་དཀར 〔名〕白豆。

སྲན་སྙིགས 〔名〕豆渣。

སྲན་སྡེ 〔名〕豆科(植物)。

སྲན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྲན，命令式为 སྲོན。忍耐，忍受。

སྲན་མ 〔名〕豆，豆类。

སྲན་དམར 〔名〕红豆。

སྲན་སེར 〔名〕大豆；黄豆。

སྲབ 〔名〕辔。〔形〕浅；薄。

སྲབ་མཐུག 〔形〕薄厚。

སྲབ་པ 〔动〕未来式为 བསྲབ，过去式为 བསྲབས，命令式为 སྲོབས。使薄；减薄。

སྲབ་བོ 或 སྲབ་མོ 〔形〕薄，浅。

སྲབ་གྲིབ 〔名〕薄暮，黄昏。〔形〕黑暗，昏暗。

སྲམ 〔名〕水獭。

སྲམ་མདོག 同 སྲམ་སྲམ 〔形〕水獭色。

སྲམ་ལྤགས 〔名〕水獭皮。

སྲམ་སྲམ 同 སྲམ་མདོག。

སྲལ 〔名〕中间。〔动〕1. 谨勉。2. 堵挡，隔住，拦堵。

སྲལ་བ 〔动〕1. 策励，勤勉，谨慎。2. 堵挡；隔住，拦堵。

སྲལ་བྱེད 〔名〕勤勉者。

སྲས 〔名〕公子，男孩(敬)。

སྲས་མོ 〔名〕小姐；女孩(敬)。

སྲི 〔名〕1. 精灵，妖精。2. 旱魃。3. 凶煞。

སྲི་ཐབས 〔名〕省；俭省；节约。

སྲི་བ 〔动〕未来式为 བསྲི，过去式为 བསྲིས，命令式为 སྲིས。1. 节约。2. 吝啬，鄙

吝。3.保持。

སྲི་ཞུ 〔名〕1.孝敬；恭敬；供养。2.忠；效忠。

སྲི་ཞུ་ཆད་མེད 〔语〕忠贞不渝；无限忠诚。

སྲི་ཤིང་སྣ་མ 〔名〕肉豆蔻树。

སྲིང་སྐུད 〔名〕棉纱；棉线。

སྲིང་སྐུད་འཁེལ་འཁོར 〔名〕纺纱机。

སྲིང་བ 〔动〕未来式为 བསྲིང, 过去式为 བསྲིངས, 命令式为 སྲིངས。1.伸长；延长。2.延展；延期。3.寄送。4.培养；培育；教养；教育。

སྲིང་མོ 〔名〕妹妹。

སྲིང་ཞིང 〔名〕棉田。

སྲིང་སོན 〔名〕棉籽；棉种。

སྲིངས 〔动〕为 སྲིང་བ 的命令式。

སྲིད 〔名〕1.长度；宽度。2.政；政权。〔副〕可能；可以，会。

སྲིད་བཀའ 〔名〕政令。

སྲིད་སྐྱོང 〔名〕执政；施政，摄政。

སྲིད་ཁྲིམས 〔名〕政法。

སྲིད་འགྱུར 〔名〕政变。

སྲིད་འགྱུར་སློང་བ 〔语〕发动政变。

སྲིད་ངན 〔名〕弊政。

སྲིད་ཇུས 〔名〕政策。

སྲིད་ཏང 〔名〕政党。

སྲིད་དུ་རིང་བ 〔语〕横长，宽长。

སྲིད་དོན 〔名〕政务。

སྲིད་པ 〔名〕1.世间。2.同 འཁོར་བ。〔动〕1.是，成为。2.可能，能够；可以。3.有；存在。

སྲིད་དབང 〔名〕政权。

སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད 〔语〕独裁。

སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན 〔名〕专政。

སྲིད་དབང་འཛིན་པ 〔语〕执政。

སྲིད་དབང་རྫུས་མ 〔名〕伪政权。

སྲིད་རྩེ 〔名〕有顶（佛教指轮回世界的顶点）。

སྲིད་ཚབ 〔名〕摄政。

སྲིད་འཛིན་པ 〔名〕执政者。

སྲིད་སྲུང 〔名〕禳灾吠陀(印度婆罗门四大圣书之一，即：祭祀、护世、诠释、称颂)。

སྲིད་གསུམ 同 ཁམས་གསུམ 〔名〕三有；三界(佛教指欲界、色界、无色界)。

སྲིན 〔名〕1.代 སྲིན་པོ 罗刹(佛)。2.代 སྲིན་བུ。3.疳疮。

སྲིན་སྐུད 〔名〕丝线；蚕丝。

སྲིན་གོང 〔名〕蚕茧。

སྲིན་འཇོམས 〔名〕杀虫剂。

སྲིན་བོར 〔名〕小疮；肿疡；疮疱。

སྲིན་པོ 〔名〕罗刹(佛)。

སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ 〔名〕罗刹王(天神名)；楞伽山主。

སྲིན་པོ་མི་བརྫུས 〔语〕"罗刹化装成人"(谚语)，意为不是原来真实的，而是伪造、伪装的。

སྲིན་བོལ 同 སྲིན་བོར。

སྲིན་བལ 〔名〕1.棉。2.丝棉；生丝。

སྲིན་བུ 同 འབུ 或 འབུ་སྲིན 〔名〕虫；昆虫。

སྲིན་བུ་ཡུན་བུ 同 སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར 〔名〕萤火虫。

སྲིན་བུ་པད་པ 同 པད་པ。

སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར 同 སྲིན་བུ་ཡུན་བུ。

སྲིན་བུ་ཚེར་མ 同 སྡིག་པ 〔名〕蝎子。

སྲིན་བྱ 〔名〕枭；鸱枭；猫头鹰。

སྲིན་འབུ 〔名〕水蛭(药)。

སྲིན་འབུ་འགྱུལ 〔名〕惊蛰(二十四节气之一)。

སྲིན་འབྲུ 〔名〕1. 枸子(一种小山果)。2.桑葚。

སྲིན་མོ 〔名〕罗刹女(佛)。

སྲིན་མཛུབ 同 སྲིན་ལག〔名〕无名指。

སྲིན་ཞལ 〔名〕肛门。

སྲིན་གཡག 〔名〕牦牛的一种。

སྲིན་ལག 同 སྲིན་མཛུབ。

སྲིན་ཤིང 〔名〕桑树。

སྲིན་ཤིང་ལྷ་མ 〔名〕桑树。

སྲིན་ཤིང་ཡལ་ག 〔名〕桑寄生(药)。

སྲིན་ཤིང་ཤུན་དཀར 〔名〕桑白皮(药)。

སྲིབ 〔名〕1.昏暗；黑暗；夜晚。2.山阴，阴 (རི་སྲིབ)。

སྲིབ་པ 〔动〕未来式为 བསྲིབ，过去式为 བསྲིབས。障蔽；黑暗；成昏黑；黑暗。

སྲིའུ 〔名〕婴孩；小孩。

སྲིའུ་ནག 〔名〕桑树。

སྲིལ 〔名〕蠹虫；蟫鱼；蚕。

སྲིས 〔动〕为 སྲི་བ 的命令式。

སྲུ་མོ 〔名〕1.嫂子。2.姨母。

སྲུག་པ 〔动〕动摇，拌乱，调和，搅，搅动。

སྲུང་སྐུད 〔名〕护身线，护符。

སྲུང་སྐྱོབ 〔名〕保卫，捍卫。

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ 〔语〕保卫，保护。

སྲུང་མཁན 〔名〕保护者；看守者。

སྲུང་འཁོར 〔名〕护轮，护身符。

སྲུང་འགེབས 〔名〕庇护。

སྲུང་ཆས 〔名〕护身用具，护具。

སྲུང་མདུད 〔名〕护结，用绸绫所绾的保护结(佛)。

སྲུང་བ 〔动〕未来式为 བསྲུང，过去式为 བསྲུངས，命令式为 སྲུངས。1.保护；保卫；守护。2.监视；监禁。3.守；谨守；遵奉；遵守。

སྲུང་མ 〔名〕1.守护者。2.护法(佛)。

སྲུང་མི 〔名〕卫兵，卫士。

སྲུང་དམག 〔名〕卫兵。

སྲུང་མཚམས 〔名〕防线。

སྲུང་མཛོད 〔名〕1.保护者。2.佛。

སྲུང་འཛིན 〔名〕保持；保存。

སྲུངས 〔动〕为 སྲུང་བ 的命令式。

སྲུན་པ 〔形〕静，柔和；温和；谦逊，温存。〔动〕未来式和过去式为 བསྲུན，命令式为 སྲུན。驯服；调顺；使柔和。

སྲུན་པོ 同 སྲུན་པ 或 སྲུན་མོ 〔形〕驯顺，温顺。

སྲུབ་དཀྲུག 〔动〕搅拌。

སྲུབ་ག་པ 〔名〕龟裂银莲花（药）。

སྲུབ་ཐག 〔名〕搅乳器上缠绕着搅乳棍的绳子。

སྲུབ་མདའ 〔名〕活塞。

སྲུབ་སྣོད 〔名〕1.搅器。2.茶筒。

སྲུབ་པ 〔动〕未来式为 བསྲུབ，过去式为 བསྲུབས，命令式为 སྲུབས。1.搅动；搅。2.捣打。3.磨擦(钻木生火)。

སྲུབ་ཤིང 〔名〕搅棍，捣棍。

སྲུབས 〔名〕罅隙，裂缝。〔动〕为 སྲུབ་པ 的命令式。

སྲུབས་མ 〔名〕搅乳棍。

སྲུལ་པོ 同 རུལ་པོ 〔形〕腐烂，腐臭。

སྲུལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྲུལ，命令式为 སྲུལ。使腐烂，坏，腐臭。

སྲུལ་མོ 〔形〕腐坏。

སྲུས 〔名〕未熟的谷穗，青麦穗。

སྲུས་པ 〔动〕1.煮成糊状。2.使坏，使坚。

སྲེ་ཟིག 〔名〕麻子。

སྲེ་ད 俗语中叫 ཕྱག་ཀོ(ཕྱག་ཐོ)〔名〕黑燕麦。

སྲེ་ནག 〔名〕煤烟子；油烟子；油釉。

སྲེ་བ 〔动〕未来式为 བསྲེ，过去式为 བསྲེས，命令式为 སྲེས。1.混合；掺杂；杂拌；融合。2.加；加入。

སྲེ་བོ 〔名〕麻子。〔形〕厘黄色；黑黄色；斑花。

སྲེ་མོ 或 སྲེ་མོག 与 སྲེ་མོང 〔名〕黄鼠狼；鼬。

སྲེ་ཟན 〔名〕黑燕麦粉；荞麦粉。

སྲེ་ཚོང 〔名〕1.踝骨；踝骨节；揽筋；脚后跟附近的筋肉。2.一种药。

སྲེག་ཁང 〔名〕焚尸窑；焚尸炉。

སྲེག་མདེལ 〔名〕燃烧弹。

སྲེག་གནས 〔名〕焚尸处；尸林。

སྲེག་པ 〔名〕鹧鸪。〔动〕未来式为 བསྲེག，过去式为 བསྲེགས，命令式为 སྲེགས。燃；烧；烧毁。

སྲེག་མ 〔名〕焚烧之物；烤食(如烤饼)。

སྲེག་ཤ 〔名〕烤肉。

སྲེག་ཤིང 〔名〕柴；薪；烧柴。

སྲེགས 〔动〕为 སྲེག་པ 的命令式。

སྲེད་ཅན 〔名〕1.贪嗜者；贪爱者。2.爱恋。3.淫荡；好色。

སྲེད་ལྡན 〔名〕1.有贪心者。2.情深的；热情的；多情的；多欲的。

སྲེད་སྡོང 或 སྲེད་མདོངས 〔名〕贪嗜；爱欲；色情。

སྲེད་པ 〔名〕或〔动〕爱；贪爱。

སྲེད་བོ 〔名〕爱人；情人。

སྲེད་མོ 〔名〕女友；情人。

སྲེད་ཞེན་ཆེ་བ 〔形〕贪爱。

སྲིལ་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསྲིལ，命令式为 སྲིལ。保存；保持；保藏。

སྲིས 〔动〕为 སྲི་བ 的命令式。

སྲོ 〔名〕情绪；精神；元气。

སྲོ་ཁང 〔名〕暖室；温室；浴室。

སྲོ་གང 〔名〕（古）洗涤。

སྲོ་བ 〔动〕未来式为 བསྲོ，过去式为 བསྲོས，命令式为 སྲོས。烤；取暖；使暖。

སྲོ་མ 〔名〕虮子。

སྲོ་ལོ 〔名〕1.沙参。2.板兰根(药)。

སྲོ་ལོ་དཀར་པོ 〔名〕沙参，高山辣根菜(药)。

སྲོ་ལོ་དམར་པོ 〔名〕红景天(药)。

སྲོ་ལོ་སྨུག་པོ 〔名〕丛菔(药)。

སྲོ་ཤད 〔名〕篦子。

སྲོ་ཤི 〔语〕1.衰；弱。2.失掉精神；锐气挫折。3.同 ཞུམ་ ངག་པའམ་དཔའ་ཞུམ་པ 非常恐惧。

སྲོ་ནར 〔语〕过于恐惧；胆小失神。

སྲོག 〔名〕命；生命；生存；气息。

སྲོག་སྐྱོབ 〔名〕救命。

སྲོག་ཅན 〔名〕生物，有生命者。

སྲོག་གཅོད་པ 〔语〕杀；杀生；断命；害命；杀害。

སྲོག་ཆགས 〔名〕生物；动物；虫。

སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ 〔名〕微生物。

སྲོག་ཆགས་རིག་པ 〔名〕生物学。

སྲོག་ཐག 同 དཔྱང་ཐག 〔名〕1.秋千。2.吊绳；悬索。

སྲོག་ཐར 同 ཚེ་ཐར。

སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད 〔名〕死刑。

སྲོག་ལྡན 同 སྲོག་ཅན。

སྲོག་སྟོས 〔名〕拼命，拼死。

སྲོག་གནས 〔名〕心脏（藻）。

སྲོག་བླུ 〔语〕赎命；放生。

སྲོག་རྩ 〔名〕命根；命脉，生命线。

སྲོག་འཚོ 〔语〕养身；维持生命，维持生活。

སྲོག་འཛིན་པ 〔名〕维持生命。

སྲོག་ཤུགས 〔名〕体魄；体力。

སྲོག་རླུང 〔名〕1.生命的气息。2.癫痫病。

སྲོག་ཤིང 〔名〕1.生命树。2.车轴。3.骨干；核心。

སྲོག་སྒོང 〔名〕绢毛苣（药）。

སྲོག་སྒོང་དམར་པོ 〔名〕星状风毛菊（药）。

སྲོང་བ 〔动〕未来式为 བསྲང，过去式为 བསྲངས，命令式为 སྲོང 或 སྲོངས。1.使直；使正；弄直；扶直；矫正，校正。2.详解。

སྲོང་བཙན 〔名〕正直；庄严。

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ 〔名〕松赞干布（与文成公主联婚的吐蕃赞普）。

སྲོངས 〔动〕为 སྲོང་བ 的命令式。

སྲོད 〔名〕黄昏。〔动〕为 སྲད་པ 的命令式。

སྲོད་འཁར 〔名〕黄昏后。

སྲོད་ཇ 〔名〕晚茶（晚饭）。

སྲོད་འཇིང 〔名〕黄昏后。

སྲོད་ཐོ 〔名〕黄昏与清晨，晨昏。

སྲོད་དུས 〔名〕黄昏；初更；初夜，初更时。

སྲོད་ལོང 〔名〕夜盲。

སྲོན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསྲན，命令式为 སྲོན。忍耐，忍受。

སྲོབས 〔动〕为 སྲབ་པ 的命令式。

སྲོལ 同 ལུགས་སྲོལ 〔名〕风俗；习惯；规矩。

སྲོལ་ཀ 或 སྲོལ་ག 〔名〕规约，规矩；例俗，风俗；道理。

སྲོལ་གོང 〔名〕1.一种开黄花的草药，又名为 ཁ་སོ་ཁོལ་གོང。 2.前颈。

སྲོལ་གོང་སེར་པོ 〔名〕绢毛苣(药)。

སྲོལ་འགལ 〔名〕犯规。

སྲོལ་རྒྱུན 〔名〕传统，习惯，常法；常规；惯例。

སྲོལ་ངན 〔名〕鄙俗，陋俗；坏风气。

སྲོལ་གཏོད 〔名〕创始；开创。

སྲོལ་གཏོད་མཁན 〔名〕创始人；首创者，鼻祖。

སྲོལ་བཟང 〔名〕风尚，好风气。

སྲོལ་ལམ 同 ལུགས་སྲོལ 〔名〕习惯；惯例；常规，风俗。

སྲོས 〔动〕为 སྲོ་བ 的命令式。

སྲོས་པ 〔形〕黑暗。

སླ 或 སླ་བ 〔形〕1.薄；稀。2.易；容易。

སླ་ང 〔名〕锅。

སླ་ཐུག 〔名〕1.稀粥；稀饭。2.汤面。

སླ་དྲེག 〔名〕锅煤。

སླ་བ 同 སླ。

སླ་མོ 〔形〕稀。

སླག་པ 或 སློག་པ 〔名〕皮袍；皮袄。

སླགས་པ 〔动〕1.布置。2.出毛病。3.同 བཀླགས་པ 读。

སླང 〔名〕锅。

སླང་བ 〔动〕为 སློང་བ 的未来式。

སླང་དྲེག 〔名〕锅煤。

སླད 〔名〕1.将来；此后；以后。2.因为，因此。3.另外，又。

སླད་ཆ 〔名〕结尾。

སླད་དུ 〔副〕1.因为，因；为了。2.在后，后面；后来。

སླད་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསླད，命令式为 སློད。1.混合。2.掺杂；损坏。3.影响(坏)；沾污。

སླད་འབྲང 〔语〕随从；跟随。

སླད་མ 同 རྗེས་མ 〔名〕1.后部；后者；在后。2.后来者；跟随者。3.今后；以后。

སླད་མར 同 སླད་རོལ་དུ.

སླད་ཚ 〔名〕大便。

སླད་བཞིན 〔语〕跟着；紧跟着。

སླད་རོལ་དུ 同 སླད་མར 〔副〕1.以后；后来；2.外面。

སླད་ལར 〔名〕以后的情谊，将来的尊严。

སླད་ས 〔名〕大便。

སླན 〔名〕1.补钉；补布。2.皮耳套。

སླན་ཆད་དུ 〔副〕以后；今后。

སླན་པ 〔动〕或〔名〕整修；修补。

སླར 〔副〕1.再；重；复。2.以后；将来。

སླར་བཟློད 〔语〕回答；重述。

སླར་བསྡུ 亦名 མཐའ་སྡུད 或 རྫོགས་ཚིག 〔名〕藏文文法语终词，即 གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ་རོ་ལོ་སོ་ཏོ。

སླར་འབྱུང 〔名〕1.复生，再生。2.再醮的寡妇。

སླར་ཡང 〔连〕又复；还要；再。

སླར་ལོག 〔语〕返回。

སླར་གསོ 〔名〕复活。

སླས 〔名〕(古)王后的侍从，女侍，宫内。

སླས་པ 〔动〕编织。

སླས་མ 〔名〕编织物。

སླུ་ཁྲིད 〔名〕1.诱惑；引诱。2.诱物；饵。

སླུ་རྫུ 〔名〕收买(指人)。

སླུ་འཐེན 〔名〕拉拢。

སླུ་བ 〔动〕未来式为 བསླུ，过去式为 བསླུས，命令式为 སླུས。诱惑；引诱；勾诱。

སླུ་བྲིད 〔名〕诱骗；诱惑；拉拢。

སླུ་གཟན 〔名〕诱饵。

སླུ་གཡེམ 〔名〕诱奸。

སླུས 〔动〕为 སླུ་བ 的命令式.

སླེ 〔名〕粗毛毡。

སླེ་ཁ 〔名〕缺嘴；豁唇。

སླེ་འཇམ་པ 〔形〕1.稀薄。2.柔和。

སླེ་ཏྲེས 〔名〕苦参(药)。

སླེ་འདམས 同 སླེ་འདམས 〔名〕肛门与阴户不分者(一种病)。

སླེ་བོ 〔名〕平筐；筐；背斗。

སླེ་བ 〔动〕未来式为 བསླེ，过去式和命令式为 སླེས。纽；辫；织；编；扎。

སླེ་བོ 〔名〕斜眼者。

སླེ་མིག 〔名〕斜眼。

སླེ་ཚོ 〔名〕兽皮垫子。

སླེ་ཁྲོན 〔名〕狡猾；欺诈；奸计。

སླེབ་པ 〔动〕未来式为 བསླེབ，过去式为 བསླེབས，命令式为 སླེབས。到；抵；达；来。

སླེབས 〔动〕为 སླེབ་པ 的命令式。

སླེའུ 〔名〕1.粗毛毯。2.小筐。

སླེས 〔动〕为 སླེ་བ 的过去式和命令式。

སློ 〔名〕肠胃中的脏物。

སློ་འབོ 〔名〕筐；提筐；蒲筐。

སློ་མ 〔名〕蒲筐；竹筐；竹盒。

སློག་པ 〔名〕皮衣；皮袄。〔动〕未来式为 བསློག，过去式为 བསློགས，命令式为 སློགས。1.颠倒；翻转；翻过；转过；使回转。2.耕。3.搜查。4.退还；找钱。

སློགས 〔动〕为 སློག་པ 的命令式。

སློང་དཔལ 〔名〕1.乞讨的钱。2.聘金；彩礼钱。

སློང་ཆང 〔名〕订婚礼。

སློང་ཕོར 〔名〕乞食的钵子；讨饭碗。

སློང་བ 〔动〕未来式为 སློང 或 བསློང，过去式为 བསླངས，命令式为 སློངས。1.唤起；发动。2.引起；叫起。3.建立；立起；竖起；扶起。4.祈

求；恳求；乞化，乞讨。

སློང་མོ 〔名〕乞丐，乞讨。

སློང་མོ་བྱེད་པ 〔语〕乞求，乞讨。

སློངས 〔动〕为 སློང་བ 的命令式。

སློད་པ 〔动〕未来式及过去式为 བསློད，命令式为 སློད。沾污，掺杂，混杂，影响。

སློན་པ 〔动〕未来式和过去式为 བསློན，命令式为 སློན。1.整补，补缀。2.答复，报复，回答。

སློབ་སྐྱོང 〔名〕教养。

སློབ་ཁང 〔名〕课堂，教室，学习室。

སློབ་ཁྲིད 〔名〕教学，讲授。

སློབ་ཁྲིད་ཞིབ་འཇུག་ཁང 〔名〕教研室。

སློབ་གྲྭ 〔名〕学校。

སློབ་གྲྭ་བ 〔名〕学生(在校的)。

སློབ་གྲོགས 〔名〕同学。

སློབ་བརྒྱུད 〔名〕学派，宗派。

སློབ་མཇུག 〔名〕期末；学期结尾。

སློབ་གཉེར 〔名〕求学，求学问。

སློབ་གཉེར་པ 〔名〕求学者；学生。

སློབ་གཉེར་ལ་འགྲོ་བ 〔语〕求学去。

སློབ་གཉེར་བསྐྱོད 〔语〕温习，复习。

སློབ་སྟེགས 〔名〕讲台，讲坛。

སློབ་སྟོན 〔名〕指导，教导，训诲，指教。

སློབ་དུས 〔名〕学期。

སློབ་དེབ 〔名〕读本，教材，教本，课本。

སློབ་ན 〔名〕学龄。

སློབ་པ 〔动〕未来式为 བསླབ，过去式为 བསླབས，命令式为 སློབས。1.学习。2.教授。

སློབ་དཔོན 〔名〕教师，教授；规范师；阿阇黎，导师。

སློབ་ཕྲུག 〔名〕弟子，学生。

སློབ་བུ 〔名〕学生；弟子。

སློབ་བྲོལ 〔名〕逃学；旷课。

སློབ་སྦྱོང 〔名〕学习；读书。

སློབ་མ 〔名〕弟子；学生；学徒。

སློབ་ཚན 〔名〕课程；课目；功课。

སློབ་ཚིག 〔名〕训词；诫语。

སློབ་གཞི 〔名〕课题；课文。

སློབ་ཡིག 同 སྦྱངས་ཡིག 〔名〕讲义。

སློབ་ཁྲུན 〔名〕学制。

སློབ་ཡོན 〔名〕学费。

སློབ་རིམ 〔名〕教程。

སློབ་ལོ 〔名〕学年。

སློབ་སྲོལ 〔名〕学风。

སློབ་གསོ 〔名〕教育。

སློབ་གསོ་པ 〔名〕教育家。

སློབས 〔动〕为 སློབ་པ 的命令式。

གསང 〔名〕秘密；隐藏。

གསང་ཁུང 〔名〕便道；肛门。

གསང་ཁེབས 〔名〕1.遮羞布。2.月经带。

གསང་སྔགས 〔名〕密咒。

གསང་གཅོད 亦称 གསང་སྤྱོད 〔名〕厕所。

གསང་ཆིངས 〔名〕密约。

གསང་ཇུས་འགོད་པ 〔语〕密谋。

གསང་ཉུལ 〔名〕奸细；密探。

གསང་གཏམ 〔名〕密语(佛)；秘密语言；心腹话。

གསང་རྟགས 〔名〕暗号。

གསང་སྟོན 〔名〕教授师(佛)。

གསང་ཐབས 〔名〕秘密；隐蔽。

གསང་དོན 〔名〕秘密；秘密消息。

གསང་འདུས 〔名〕密集(密宗一本尊名)。

གསང་བརྡ 〔名〕暗号；秘密口令。

གསང་གནས 〔名〕1.私处；生殖器部分。2.秘密处。

གསང་པོ 〔形〕直；正直；真实。

གསང་སྤྱོད 〔名〕1.厕所。2.交媾。

གསང་འཕྲིན 〔名〕密信；情报。

གསང་བ 〔形〕1.秘密；隐藏。2.响亮。〔动〕为 གསོང་བ 的未来式。

གསང་བའི་ཏང 〔名〕地下党。

གསང་མིག 〔名〕穴位。

གསང་མིང 〔名〕笔名。

གསང་རྩལ 〔名〕间谍，侦探，暗探。

གསང་ཚིག 〔名〕隐语。

གསང་ཞིབ་པ 〔名〕暗探；密探。

གསང་ཞུ 〔名〕告密。

གསང་རས 〔名〕月经带。

གསང་ལམ 〔名〕僻路，隐处。

གསང་ས 〔名〕僻静处。

གསང་སོ 为 གསང་བའི་སོ་བ 的缩写 〔名〕暗哨。

གསང་སྲུང 〔名〕保密。

གསངས་པ 〔动〕为 གསོང་བ 的过去式。

གསད་པ 〔动〕为 གསོད་པ 的未来式。

གསན་པ 〔动〕为 གསོན་པ 的未来式和过去式。

གསབ་པ 〔动〕为 གསོབ་པ 的未来式。

གསབ་ཚིག 〔名〕补语。

གསའ 或 བསའ 〔名〕雪豹；草豹。

གསར་རྗེད 〔形〕崭新的，新鲜的。

གསར་སྐྱེས 〔名〕新生，新产生的。

གསར་སྐྲུན 〔名〕创新，创造；开辟。

གསར་སྐྲུན་རྩལ་ཤུགས 〔名〕创造力。

གསར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན 〔名〕缔造者。

གསར་སྐྲུན་རང་བཞིན 〔名〕创造性。

གསར་གྲོགས 〔名〕新友，新交的朋友。

གསར་འགྱུར 〔名〕消息；新闻；报纸；通讯。

གསར་འགྱུར་ཁང 〔名〕通讯社。

གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན 〔名〕记者。

གསར་སྒྱུར 〔名〕维新。

གསར་བཅོས 〔名〕革新。

གསར་བརྗེ 〔名〕革命。

གསར་བརྗེ་མཁས་ཅན 〔名〕革命家。

གསར་བརྗེ་ཅན 〔名〕革命化。

གསར་བརྗེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ 〔名〕革命化。

གསར་བརྗེ་པ 〔名〕革命者，革命派。

གསར་བརྗེའི་ཕྱོགས་ཁག 〔名〕革命派。

གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ 〔语〕反革命。

གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ་བ 〔名〕反革命分子。

གསར་གཏོད 〔名〕创始；新创；开辟；首创；刷新；开拓；开创；发明；倡导。

གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན 〔名〕创始人；发明人。

གསར་གཏོད་པ 〔名〕发明家。

གསར་ཐོག 〔名〕新粮食。

གསར་ཐོན 〔名〕新生；新产生。

གསར་དར 〔名〕新兴。

གསར་དུ་འདོན་པ 〔语〕创办。

གསར་འདོན 〔名〕创刊(如杂志等)。

གསར་སྒྲིད 〔名〕约新。

གསར་བ 或 གསར་པ 〔形〕新；新鲜。〔动〕未来式和过去式为 བསར，命令式为 གསོར。排列，布置；整理。

གསར་བུ 〔形〕新的。

གསར་བུ་པ 〔名〕初发心者(佛)；初学者。

གསར་འབྱེད 〔名〕开拓。

གསར་མ 〔名〕1.现代，近世，新式。 2.西藏佛教的新派；黄教。

གསར་རྩོམ 〔名〕创作；新著。

གསར་འཛུགས 〔名〕创办；创建；创立；创设；开创；新创。

གསར་བཟོ 〔名〕创新。

གསལ་ཁ 〔形〕显明；清楚。

གསལ་ཁུང 〔名〕孔，洞。

གསལ་བསྒྲགས 〔名〕申明。

གསལ་ཆ 同 གསལ་ཁ。

གསལ་རྗེན 〔形〕暴露；赤裸；露骨。

གསལ་རྟོགས 〔名〕洞察。

གསལ་ཤག་ཆོད 〔语〕鲜明；明显；明晰；一清二楚。

གསལ་གདབ 〔语〕回忆。

གསལ་ལྡན 〔名〕1.智者。2.明显；光明。3.水曜。4.龍。

གསལ་བརྡུས 〔名〕简练。

གསལ་སོ་ཕྱེ་བ 〔语〕分清。

གསལ་བ 〔形〕1.或作 གསལ་པོ 清朗；明亮；明显；纯洁；清楚。2.开放。3.叙述（如：གོང་དུ་གསལ）。

གསལ་བྱེད 〔名〕1.同 མིག。2.子音；字母；辅音。3.火。4.裴格。

གསལ་འབྱེད 〔名〕分清。

གསལ་མ 〔形〕顺利，兴旺。

གསལ་མིག 〔名〕孔，洞。

གསལ་མེ 〔名〕灯；烛。

གསལ་ཚད 〔名〕亮度。

གསལ་ལམ་ལེམ 〔形〕灿烂；明闪闪，明朗朗。

གསལ་ཤིང 〔名〕刑罚的标杆；刺死犯人的三叉戟。

གསལ་བཤད 〔名〕说明；声明。

གསལ་སིང་ངེ་བ 同 གསལ་ལམ་ལམ。

གསལ་གསལ 〔形〕极明显；极明亮，明明显显。

གསས་ཁང 〔名〕道观，本教的庙宇。

གསས་མོ 〔名〕女巫。

གཤིག་པ 〔动〕未来式为 བཤིག，过去式为 བཤིགས，命令式

为 སིགས。抖擞；摇抖。

གསིག་གསིག་པ 同 གསིག་པ。

གསིང་བ〔动〕未来式为 བསིང，过去式为 བསིངས，命令式为 གསིངས。1.掺；合。2.浇；洒。3.使淡薄。

གསིང་མ〔名〕草地；草坪。

གསིངས〔动〕为 གསིང་བ 的命令式。

གསིར་བ〔动〕未来式、过去式及命令式为 བསིར。1.急旋；旋转。2.滑过；溜过。

གསིལ་ཁྲོལ〔名〕1.一种乐器。2.铙钹的声音。

གསིལ་སྒྲ〔名〕铙钹的声音。

གསིལ་པོ〔名〕1.劈者(如劈柴者)。2.奏乐者。

གསིལ་བ〔动〕未来式和过去式为 བསིལ，命令式为 གསིལ。1.劈开；裂开；分析；分散。2.撞击；奏；摇；使发声。

གསིལ་བུར〔副〕零碎的；零块。

གསིལ་ཤིང 或 གསིལ་བྱེད〔名〕锡杖。

གསུག་པ〔名〕1.贿赂；行贿。2.报酬；生活费；工资。

གསུག་ཟ་བ〔语〕受贿。

གསུང〔名〕言语；话(敬)。

གསུང་ཤྲིགས 或 བཀའ་ཤོག〔名〕1.执照；契据；证书；命令。2.经函；写本。

གསུང་བགྲོས〔名〕报告；商讨。

གསུང་སྒྲོས〔名〕语录；言论。

གསུང་ངག〔名〕亲口说的话。

གསུང་མཆིད〔名〕语言；谈论；训话；说话(敬)。

གསུང་བཏུས〔名〕语录。

གསུང་འདྲི་བ 同 གསུང་བཤི〔语〕交谈；彼此谈论。

གསུང་བ〔动〕未来式为 གསུང，过去式和命令式为 གསུངས。1.谈；说；语；云。2.解释；说明(敬)。

གསུང་རྩོམ〔名〕著作(敬)。

གསུང་རྩལ〔名〕论点(敬)。

གསུང་རབ 〔名〕圣书，经。

གསུང་བཤད 〔名〕演说，讲话（敬）。

གསུང་བཤད་གནང་བ 〔语〕讲话，演说（敬）。

གསུང་བསྡེ 同 གསུང་འདྲེ་བ。

གསུངས 〔动〕为 གསུང་བ 的过去式和命令式。

གསུད་ནད 〔名〕（古）气喘；噎食病。

གསུད་པ 〔动〕（古）打饱嗝；呃气。

གསུབ 〔动〕未来式为 བསུབ，过去式为 བསུབས，命令式为 སུབས。涂去；擦掉；毁掉。

གསུམ 〔数〕三。

གསུམ་འཁྲིལ 〔名〕三者合而为一（如三股线捻成一条绳）。

གསུམ་བརྒྱད་བུད་མེད་དུས་ཆེན 〔名〕三八妇女节。

གསུམ་བསྒྲིལ་བ 同 གསུམ་འཁྲིལ。

གསུམ་ཐོག 〔名〕三层楼。

གསུམ་མདོ 〔名〕三叉路口。

གསུམ་པ 〔数〕第三；第三者。

གསུམ་ཚོམས 〔名〕三种互相联合。

གསུར 〔名〕焦味。

གསུར་མ 或 གསུར 〔名〕焚烧之物（指祭神时的用物）。

གསུས་ཁོག 同 སུས་ཁོག。

གསུས་ཁྲག 〔名〕1.腹血。2.胎血。

གསུས་པ 〔名〕腹；肚。

གསུས་ཀ 〔名〕1.内脏。2.肚囊。

གསེ་བ 〔动〕未来式为 གསེ，过去式和命令式为 གསེས。分开，劈开。

གསེ་རུ 代 བསེ་རུ 〔名〕犀牛。

གསེག་ཐིག 〔名〕斜线。

གསེག་བདར 〔名〕锉刀；锉子。

གསེག་པ 〔动〕未来式为 བསེག，

过去式为 བསེགས， 命令式为 གསེགས。倾斜，歪。

གསེག་མ 〔名〕石子，砂砾。

གསེང 〔名〕间隙，裂隙，罅隙；孔。〔形〕1.谐声，悦耳声。2.尖锐，敏捷，响亮。

གསེང་ཙེ 〔名〕间隔号(·)。

གསེང་མཐོ 〔语〕声音响亮，声音悠扬。

གསེང་པ 〔形〕有孔，有缝，有罅隙。

གསེང་བོ 〔形〕声音响亮。

གསེང་ཕྱུག 〔副〕将来，以后。

གསེང་བག 〔名〕缝隙，夹缝，中间。

གསེང་དབར 或 གསེང་བར 〔名〕中间，隙中间。

གསེང་ཡབ 〔名〕看楼，凉台。

གསེང་གསེང 〔形〕稀疏，稀薄。

གསེད་པ 〔动〕未来式为 གསེད，过去式和命令式为 བསེད。擂，捶，分类，拔，撕，撕开，扯出。

གསེབ 〔名〕1.种公马。2.中间，其中，里面。

གསེབ་ལམ 〔名〕深林之径，秘密道，私径，僻道。

གསེར 〔名〕金，黄金。

གསེར་སྐུད 〔名〕1.兔丝草(药)。2.金线。

གསེར་སྐྱེམས 〔名〕饮料(敬)。

གསེར་ཁ 〔名〕1.金矿。2.金色。

གསེར་ཁྲི 〔名〕宝座，金座。

གསེར་མཁར 〔名〕皇宫，皇城，京城。

གསེར་གྱི་འཇའ་ས 〔名〕历代皇帝封达赖、班禅的敕书。

གསེར་གྱི་མེ་ཏོག 〔名〕金花。

གསེར་མགར 或 གསེར་མཁན 〔名〕金工，金匠。

གསེར་སྒྲོག 〔名〕金条。

གསེར་ཆུ 〔名〕熔金，金水，金液。

གསེར་མཆོག 同 ཀུ་ཤུ་ར。

གསེར་སྙན 〔名〕耳(敬)。

གསེར་ཏིང 〔名〕金供杯。

གསེར་ཏོག 〔名〕金顶。

གསེར་ཐལ 〔名〕金面，钞，金粉。

གསེར་ཐོག 〔名〕1.金顶。2.金瓦殿。

གསེར་གདུང 〔名〕1.金身。2.舍利塔。

གསེར་ཟེ 〔名〕金矿。

གསེར་ལྡན་སྙེ་བ 〔名〕大地的别名。

གསེར་པ 〔名〕淘金者。

གསེར་སྣོད 〔名〕金器。

གསེར་ཕུར 〔名〕北极星；恒星。

གསེར་བྱ 〔名〕金色鸟。

གསེར་བྱེ 〔名〕金沙，沙金。

གསེར་སྦྱངས 〔名〕纯金。

གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ 〔名〕纯金，赤金。

གསེར་མིག 〔名〕1.鱼。2.猫头鹰。

གསེར་བཙོ་མ 〔名〕真金。

གསེར་ཞལ 〔名〕金颜；金容（古代对帝王的一种尊称）。

གསེར་ཞོ 〔名〕西藏过去的一种金币，重一钱。

གསེར་ཟངས 〔名〕1.镀金铜像。2.镀金的铜屋顶或铜顶饰。

གསེར་ཡིག 〔名〕诏书；圣旨；金册；金字。

གསེར་ཡིག་པ 〔名〕钦差；传圣旨者。

གསེར་ཤོག 〔名〕金叶；金箔。

གསེར་སྲང 〔名〕西藏过去的一种金币，重一两。

གསེས 〔名〕班次；等级；第；品类；部。〔副〕相互。〔动〕为 གསེ་བ 的命令式。

གསེས་པ 〔动〕为 གསེ་བ 的过去式。

གསོ་སྐྱོང 〔名〕哺育；抚养；抚育。

གསོ་བཅུད 〔名〕滋养。

གསོ་བཅོལ་བྱེད་པ 〔语〕寄养；托养。

གསོ་བཅོས 〔名〕治疗。

གསོ་ཐབས 〔名〕医方；治疗方法。

གསོ་ཐིགས 为 གསོ་བར་བྱེད་པའི་ཐིགས་པ 的缩写〔名〕滴药。

གསོ་ཐུབ 〔语〕能复原；能恢复。

གསོ་དཔྱད 〔名〕1.医疗；医治。2.诊疗的方法。3.医学。4.养生法。

གསོ་དཔྱད་པ 〔名〕医生。

གསོ་སྤྱད 〔名〕医疗器械。

གསོ་བ 〔动〕未来式为 གསོ，过去式和命令式为 གསོས。1.教养；抚养；养育；培养。2.修补；整。3.医治；恢复；休养；休息。

གསོ་བའི་རིག་པ 同 གསོ་རིག。

གསོ་བྱེད 〔名〕医药；医生。

གསོ་རིག 或 གསོ་བའི་རིག་པ 〔名〕医学；治疗术。

གསོག 〔名〕空虚；虚幻；虚伪；虚妄。

གསོག་དངུལ 〔名〕储蓄。

གསོག་དངོས 〔名〕存货。

གསོག་འཇོག 〔名〕或〔动〕积累；储蓄；贮备；贮蓄。

གསོག་ཉར 〔名〕储藏；存留。

གསོག་པ 〔动〕未来式为 བསག，过去式为 བསགས，命令式为 སོག。积累；积蓄；储蓄。

གསོག་འབྲུ 〔名〕储备粮。

གསོག་ཙམ 〔名〕收敛；收集。

གསོགས 〔动〕为 གསེག་པ 的命令式。

གསོང་སྟོང 〔语〕中空；体空。

གསོང་པོ 〔形〕正直；诚实。

གསོང་བ 〔动〕未来式为 གསང，过去式为 གསངས，命令式为 གསོངས。保密；隐藏。

གསོངས 〔动〕为 གསོང་བ 的命令式。

གསོད་མཁན 同 གསོད་པ་པོ

〔名〕杀者；杀戮者。

གསོད་གཅོད 〔名〕杀害；屠杀；刺杀。

གསོད་པ 〔动〕未来式为 གསད，过去式为 བསད，命令式为 སོད。杀戮，杀害。

གསོད་པ་པོ 同 གསོད་མཁན。

གསོད་བྱེད 〔名〕谋杀者，杀戮者。

གསོད་ར 〔名〕法场，刑场；屠宰场。

གསོན 〔形〕活的。〔动〕为 གསོན་པ 的命令式。

གསོན་ཉམས་ལྡན་པ 〔语〕生动。

གསོན་ཐབས་མཚན་ཉིད་རིག་པ 〔名〕活命哲学。

གསོན་པ 〔动〕未来式和过去式为 གསན，命令式为 གསོན。聆听(敬)。

གསོན་པོ 〔名〕生命；活的。

གསོན་པོར་འཛིན་པ 〔语〕活捉。

གསོན་དཔེ 〔名〕模特儿；样板。

གསོན་མ 俗语中代 གསོན་པོ 〔名〕活的。

གསོན་ཚད 〔名〕成活率。

གསོན་བཟུང 〔名〕俘虏；俘获；活捉。

གསོན་ལམ 〔名〕活路(生路)。

གསོབ 〔形〕空；虚；伪；假。

གསོབ་པ 〔动〕未来式为 བསབ 或 གསབ，过去式为 བསབས，命令式为 སོབས。1.填写；补足；供给。2.完成；组成。3.付还；偿还；报答。4.医治。5.顶替。

གསོབ་ཚིག 〔名〕假话；妄语；虚话。

གསོབ་རྫུ་མཁན 〔名〕虚妄者；说谎者。

གསོབ་རྫུས 〔形〕虚妄；虚假。

གསོམ་པ 同 གསོམ་ཤིང。

གསོམ་ཤིང 〔名〕白松。

གསོར 〔名〕钻；手钻；钻子；

锉。〔动〕为 གསོར་བ 的命令式。

གསོར་མགོ 〔名〕钻头。

གསོར་སྒྲོམ 〔名〕钻塔。

གསོར་ཁྲིགས 〔名〕钻床。

གསོར་འཇོམས་པ 〔名〕三裂碱毛茛(药)。

གསོར་ཇེམ 〔名〕水案板(药)。

གསོར་བ 〔动〕未来式和过去式为 བསོར, 命令式为 གསོར。1.挥，舞。2.旋，钻探。

གསོལ་སྲམ 〔名〕肉(敬)。

གསོལ་ཁ 〔名〕祈祷，敬神。

གསོལ་ཁ་པ 〔名〕敬神者，启请者，祈祷者。

གསོལ་ཁང 〔名〕餐厅(敬)。

གསོལ་ལྕོག 〔名〕饭桌(敬)。

གསོལ་ཆང 〔名〕酒(敬)。

གསོལ་ཆས 〔名〕食具(敬)。

གསོལ་ཆེན 〔名〕会餐；宴会。

གསོལ་ཇ 〔名〕茶(敬)。

གསོལ་ཁྲིབ 同 ཁྲིབ་ཟིལ。

གསོལ་སྟོན 〔名〕宴会。

གསོལ་ཐབ 〔名〕厨房(敬)。

གསོལ་གདོང 〔名〕茶桶，搅茶的木桶(敬)。

གསོལ་འདེབས 〔名〕祈祷。

གསོལ་དཔོན 〔名〕近侍，进呈饮食者。

གསོལ་ཕོགས 〔名〕薪俸，工资(敬)。

གསོལ་བ 〔名〕1.祈祷，请求，启白。2.食物。3.此字加于食物或用具之前，表示敬语，如：གསོལ་ཇ, གསོལ་རས 等。〔动〕1.说，吩咐；请求。2.饮；食。3.穿着(敬)。

གསོལ་མ 〔名〕蜜麻花(食物)。

གསོལ་རྩམ 〔名〕糌粑(敬)。

གསོལ་ཟིགས 〔名〕饭食(敬)。

གསོལ་ཞིབ 同 གསོལ་རྩམ 〔名〕糌粑(敬)。

གསོལ་རས 〔名〕赏钱；赏赐；小费(敬)。

གསོལ་ལན་འབུལ་བ 〔动〕回请。

གསོས 〔动〕为 གསོ་བ 的过去式和命令式。

གསོས་པོ 〔名〕休养者；休息者。

གསོས་ཕྲུག 〔名〕养子；义子。

གསོས་བུ 〔名〕养子，义子。

གསོས་མ 〔名〕1.医治；医药。2.养的，抚养的。

གསོས་སྨན 〔名〕医药；补药。

བསག་པ 〔动〕为 གསོག་པ 的未来式。

བསགས་པ 〔动〕为 གསོག་པ 的过去式。

བསང་གཏོར 或 བསངས་གཏོར་བ 〔名〕1.沐浴。2.洒净水。

བསང་བ 〔动〕未来式为 བསང，过去式为 བསངས， 命令式为 བསོངས。 使干净，使清洁。

བསང་ཟ 〔名〕食物。

བསང་ཟིལ 〔名〕锡矿。

བསངས་གཏོར་བ 同 བསང་གཏོར。

བསངས་པ 〔动〕为 བསང་བ 的过去式。

བསད་པ 〔动〕为 གསོད་པ 的过去式。

བསད་རྨས 〔名〕杀伤；毙伤。

བསབ་པ 〔动〕为 གསོབ་པ 的未来式。

བསབས་པ 〔动〕为 གསོབ་པ 的过去式。

བསམ 〔动〕思想；思索；希望。

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ 〔语〕不可思议，不可想象。

བསམ་འགྲུབ 〔名〕满意，如愿成就。

བསམ་ངན 〔名〕恶意。

བསམ་འཆར 〔名〕意见。

བསམ་འཆར་འདོན་པ 〔语〕建议，发表意见。

བསམ་གཏན 〔名〕禅定，静虑(佛)。

བསམ་དོན 〔名〕心事；意图。

བསམ་མནོ 或 བསམ་བློ 〔名〕思想；思虑。

བསམ་པ 〔名〕思想；心思；意识；精神。〔动〕为 སེམས་པ 的未来式。

བསམ་པ་རྣམ་དག 〔名〕忠心；忠诚。

བསམ་པའི་རྣམ་པ 〔名〕思维形式。

བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན 〔名〕思潮。

བསམ་ཕྱོགས་གཙོ་བོ 〔名〕倾向。

བསམ་འཁྱིལ 〔名〕满意；如意。

བསམ་བློ 〔名〕思想，思虑。

བསམ་བློ་གང་ཟབ་གཏོང་བ 〔语〕冥思苦想。

བསམ་བློ་གཏོང་བ 〔语〕考虑。

བསམ་བློ་བ 〔名〕思想家。

བསམ་སྒྲུར 〔名〕计谋；计划；图谋。

བསམ་ཚུལ 〔名〕心理；心情；心思，情绪，想法，感想。

བསམ་གཞིགས 〔名〕思维；考虑。

བསམ་བཟང 〔名〕善心；好心。

བསམ་ཡས 〔名〕1.无边。2.想不到。3.西藏拉萨南的桑耶寺。

བསམ་ཡུལ 〔名〕心情；心境；想法。

བསམ་ཤེས 〔名〕1.懂事的人。2.让步，原谅，谅解。

བསམ་བསེའུ 〔名〕1.精囊。2.三焦（六腑之一）。

བསམས་པ 〔动〕为 སེམས་པ 的过去式。

བསའ 〔名〕雪豹；草豹。

བསར་བ 〔动〕为 གསར་བ 的未来式和过去式。

བསལ་བ 〔动〕为 སེལ་བ 的未来式及过去式。

བསལ་ཚགས 〔名〕1.筛子，罗，漏勺。2.滤清。

བསལ་ཤིང 〔名〕标杆；锡杖。

བསིག་པ 〔动〕为 གསིག་པ 的未来式。

བསིགས་པ 〔动〕为 གསིག་པ 的过去式。

བསིང་བ 〔动〕为 གསིང་བ 的未来式。

བསིངས་སྙིགས 〔名〕酒脚(澄酒后的渣滓)。

བསིངས་པ 〔动〕为 གསིང་བ 的过去式。

བསིར 〔动〕为 གསིར་བ 的命令式。

བསིར་བ 〔动〕为 གསིར་བ 的未来式和过去式。

བསིལ་ཁང 〔名〕凉亭；凉室。

བསིལ་གྲིབ 〔名〕防凉；荫蔽。

བསིལ་འགྲུག 〔名〕处暑。

བསིལ་ལྗོངས 〔名〕1.清凉地域。2.西藏。

བསིལ་དྲོད 〔形〕冷热；暖凉。

བསིལ་གདུགས 〔名〕凉伞。

བསིལ་ལྡན་རི་བ་དཀར་སྐོ 〔名〕白雪山环绕的雪域(指藏区)。

བསིལ་ཞིབས 〔名〕寒来；冷时。

བསིལ་བ 〔动〕1.为 གསིལ་བ 的未来式和过去式。2.使冷；使凉。3.洗涤(敬)。4.流；滴。〔形〕凉快，冷。

བསིལ་ཟ 〔形〕冷，凉。

བསིལ་སྦྱིན་མཁན་པོ 〔名〕施清凉者，月亮的别名。

བསིལ་སྨན 〔名〕凉药。

བསིལ་ཟས 〔名〕凉食。

བསིལ་ཟེར་ཅན 〔名〕月亮的别名。

བསིལ་གཡབ 或 བསིལ་ཡབ 〔名〕扇子。

བསིལ་རླུང 〔名〕冷风；冷空气。

བསིལ་བསེར 〔名〕凉风；冷风。

བསུ 或 བསུ་བ 〔动〕未来式为 བསུ，过去式为 བསུས，命令式为 སུས。迎；接迎。

བསུ་ཆང 〔名〕洗尘酒；接风酒。

བསུ་བ 参看 བསུ。

བསུ་རེལ 〔名〕沾污，弄脏。

བསུ་མི 〔名〕迎接者。

བསུ་སྨན 〔名〕灌肠药水。

བསུང 〔名〕芬芳，香气。

བསུང་དྲི 〔名〕1.秽气；臭味。2.芬芳，香气。

བསུན་བཟེར 〔形〕放荡；淫佚。

བསུན་པ 〔形〕厌烦，刺耳；厌闻。

བསུབ་པ 〔动〕为 གསུབ་པ 的未来式。

བསུབས་པ 〔动〕为 གསུབ་པ 的过去式。

བསུམ་པ 〔动〕为 སུམ་པ 的未来式。

བསུམས་པ 〔动〕为 སུམ་པ 的过去式。

བསུས་པ 〔动〕为 བསུ་བ 的过去式。

བསེ 〔名〕1.犀牛。2.皮革。

བསེ་ཀོ 〔名〕犀牛皮。

བསེ་ཁྲ 〔名〕犀甲，犀牛皮盔甲。

བསེ་ཁ་སྒོ 〔名〕1.神话中指狮子。2.麒麟。

བསེ་ཅན 〔名〕有臭味，有垢存。

བསེ་དུག 同 བསེ་ཛོ 〔名〕梅毒(病)。

བསེ་དྲི 〔名〕狐臭(气)。

བསེ་མཇུ 同 བསེ་འབྲུ 〔名〕石榴。

བསེ་འབག 〔名〕犀皮面具。

བསེ་འབྲས 〔名〕酸李子(药)。

བསེ་འབྲུ 同 བསེ་མཇུ。

བསེ་ཕྲུར 〔名〕犏巴牛。

བསེ་ཛོ 〔名〕梅毒(病)。

བསེ་ཛྭ 〔名〕梅毒疮(病)。

བསེ་ཡབ 〔名〕酸李子(药)。

བསེ་རུ 〔名〕犀牛。

བསེ་རུ་རྭ 〔名〕犀牛角。

བསེག་པ 〔动〕为 གསེག་པ 的未来式。

བསེགས་པ 〔动〕为 གསེག་པ 的过去式。

བསེང་བ 〔动〕唤醒，恢复精

神；精神爽快。

བསིད 〔动〕为 གསིད་པ 的过去式和命令式。

བསིན 〔名〕亲戚。

བསིན་འཁྲ 〔语〕1.退亲。2.衔恨亲戚。

བསིན་པོ 〔名〕魔鬼。

བསིན་མོ 〔名〕女鬼。

བསིར་བ 〔动〕珍惜；吝惜。

བསིར་བུ 同 བསིར་མ 〔名〕风；凉风。

བསིལ 〔名〕从人；侍从；护送者。〔动〕弃舍；除去。

བསིལ་བ 同 བསིལ་མ 〔名〕1.保卫者；护送者. 2.指路者。

བསིལ་མོ 〔形〕冷。

བསོ་སྒྲ 〔名〕爆声，呼唤声。

བསོང་པོ 同 དྲང་པོ 或 གསོང་པོ 〔形〕正直；诚实。

བསོངས 〔动〕为 བསང་བ 的命令式。

བསོད་ཉམས 〔语〕衰败(指家业)。

བསོད་སྙོམས 〔名〕化缘；募化；斋饭。

བསོད་བཏགས 〔名〕哈达的一种；礼帛之一种。

བསོད་ནམས 〔名〕福德；福气。

བསོད་པ 同 བསོད་པོ 〔形〕快意；舒服。〔动〕喜悦；爱。

བསོད་ཟས 〔名〕美食。

བསོར་བ 〔动〕为 གསོར་བ 的未来式和过去式。

བསྲང་བ 〔动〕为 སྲོང་བ 的未来式。

བསྲང་པོ 〔形〕公平；正直。

བསྲངས་པ 〔动〕为 སྲོང་བ 的过去式，

བསྲད་པ 〔动〕为 སྲད་པ 的未来式和过去式。

བསྲན་པ 〔动〕为 སྲན་པ 和 སྲོན་པ 的未来式及过去式。

བསྲབ་པ 〔动〕为 སྲབ་པ 的未来式。

བསྲབས་པ 〔动〕为 སྲབ་པ 的过去式。

བསྲལ 〔名〕1.事情。2.知识。

བསྲལ་ཅན 〔名〕明智者，博识者。

བསྲལ་ཆེ་བ 〔语〕1.博识；知识渊博。2.明智。

བསྲལ་བ 〔动〕分开，分类，选择。

བསྲི་བ 〔动〕为 སྲི་བ 的未来式。

བསྲི་ཆགས 〔名〕俭省；节约。

བསྲིང་བ 〔动〕为 སྲིང་བ 的未来式。

བསྲིངས་པ 〔动〕为 སྲིང་བ 的过去式。

བསྲིབ་པ 〔动〕为 སྲིབ་པ 的未来式。

བསྲིབས་པ 〔动〕为 སྲིབ་པ 的过去式。

བསྲིས་པ 〔动〕为 སྲི་བ 的过去式。

བསྲུང་བ 〔动〕为 སྲུང་བ 的未来式。

བསྲུངས་པ 〔动〕为 སྲུང་བ 的过去式。

བསྲུན་པ 〔动〕为 སྲུན་པ 的未来式和过去式。

བསྲུབ་པ 〔动〕为 སྲུབ་པ 的未来式。

བསྲུབས་པ 〔动〕为 སྲུབ་པ 的过去式。

བསྲུལ་བ 〔动〕1.为 སྲུལ་བ 的未来式和过去式。2.交织；结交。

བསྲེ་བ 〔动〕为 སྲེ་བ 的未来式。

བསྲེག་པ 〔动〕为 སྲེག་པ 的未来式。

བསྲེགས་པ 〔动〕为 སྲེག་པ 的过去式。

བསྲེགས་ཏི 亦作 ཁྲག་ཏི 〔名〕熬过的油漆，熟桐油。

བསྲེལ་བ 〔动〕为 སྲེལ་བ 的未来式和过去式。

བསྲེས་འཁྱིལ 〔名〕混纺。

བསྲེས་པ 〔名〕混合物。〔动〕为 སྲེ་བ 的过去式。

བསྲོ་བ 〔动〕为 སྲོ་བ 的未

来式。

བསྲོས་པ 〔动〕为 སྲོ་བ 的过去式。

བསླང་བ 〔动〕为 སློང་བ 的未来式。

བསླངས་པ 〔动〕为 སློང་བ 的过去式。

བསླད་ཟློན་གཏོང་བ 〔语〕腐蚀。

བསླད་པ 〔动〕为 སླད་པ 和 སློད་པ 的未来式和过去式。

བསླན་པ 〔动〕为 སློན་པ 的未来式和过去式。

བསླབ་ཁྲིམས 〔名〕学习沙弥和比丘的戒律、守则。

བསླབ་སྟོན 〔名〕教训；教授；教导。

བསླབ་པ 〔动〕为 སློབ་པ 的未来式。

བསླབ་པ་གསུམ 〔名〕三学即：戒、定、慧(佛)。

བསླབ་བྱ 〔名〕所学；学问；教训；教诲。

བསླབ་བྱ་གནང་བ 〔语〕告诫(敬)。

བསླབ་ཚིག 〔名〕训词。

བསླབ་ཤེས་ཅན 〔名〕有知识者；有智慧者。

བསླབས་པ 〔动〕为 སློབ་པ 的过去式。

བསླུ་བ 〔动〕为 སླུ་བ 的未来式。

བསླུགས་པ 〔动〕1.交接；交织。2.爱恋；喜欢。

བསླུས་པ 〔动〕为 སླུ་བ 的过去式。

བསླི་བ 〔动〕为 སླི་བ 的未来式。

བསླིབ་པ 〔动〕为 སླིབ་པ 的未来式。

བསླིབས་པ 〔动〕为 སླིབ་པ 的过去式。

བསློག་པ 〔动〕为 སློག་པ 的未来式。

བསློགས་པ 〔动〕为 སློག་པ 的过去式。

ཧ

ཧ 〔名〕气息，呼吸的气。〔象〕啊。

ཧ་གོ་བ 〔语〕领悟；了解；懂得；知道。

ཧ་ཅང་ 〔副〕甚；颇；极；太；很；非常。

ཧ་ཅང་ཆེ་བ 〔语〕很大。

ཧ་ཅང་གསལ་པོ 〔语〕最明晰；精明。

ཧ་བཏབ་པ 〔语〕嘘气，呵气。

ཧ་ཉི 或 ཧ་ཉེ་བོ 〔副〕总共；全体；全部。

ཧ་ཉི་ཧོ་ཉི 同 ཧན་ཧོན。

ཧ་ཟི་ཧོ་ཟི 同 ཧབ་ཧོབ 〔副〕急吃；争食。

ཧ་ཡང་ 〔名〕钢精；铝。

ཧ་ཡིགས 〔名〕灾难；祸患。

ཧ་རི 〔名〕（梵）1.狮子。2.鹦鹉；鹧鸪。

ཧ་རི་འདྲ 〔名〕姜黄。

ཧ་རི་ཙན་དན 〔名〕白檀香。

ཧ་རི་ཧོ་རི 〔形〕莽撞，草率；潦潦草草；冒冒失失；马马虎虎。

ཧ་རེ 〔名〕偶像。

ཧ་རེ་ལོང་བ 〔名〕夜盲，睁眼瞎子。

ཧ་རེ་ཧུ་རེ 〔形〕马马虎虎；糊糊涂涂；粗疏；粗心；粗心大意；大而化之。

ཧ་ལ 或 ཧ་ལ་ཧ་ལ 〔名〕草乌头(药)。

ཧ་ལམ 同 ཕལ་ཆེར 〔副〕大约；大半；大概；将近。

ཧ་ལས་པ 〔形〕惊奇；稀奇；惊讶。

ཧ་ཚོ 〔名〕木芙蓉；蜀季花。

ཧ་ལོ་དམར་པོ 〔名〕蜀葵(药)。

ཧ་ལོག་པ 〔语〕破产；完蛋；垮台；亏本；赔本；倒闭。

ཧ་ཤིག 〔名〕(汉)滑石(药)。

ཧ་སག 〔名〕1.羽缎。2.哈萨克族。

ཧ་ཧ 〔象〕哈哈。

ཧ་ཧ་སྒྲོག 即 ཟ་བཞད 〔名〕鸿雁；天鹅；鹄；鹘。

ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ 〔象〕哈哈嘿嘿(众人喜笑声)。

ཧ་ཧ་ཧོ 〔象〕痛苦或不幸时的叹声。

ཧྭ་ཤང 〔名〕(汉)和尚。

ཧྭགས 〔名〕砂糖，蔗糖。

ཧང 〔形〕空；虚(俗语)。

ཧང་འགྲོས 〔名〕1.冒进；盲动。2.不定的步态。

ཧང་རྒྱ 〔形〕虚妄。

ཧང་རྒྱ་ཚ་བོ 〔形〕大胆；冒失；好说瞎话。

ཧང་རྒྱགས 〔形〕1.虚妄。2.浪费；奢侈。

ཧང་གཏམ 〔名〕胡诌；胡说。

ཧང་བ 〔动〕气逆。

ཧང་ཐུག 〔名〕穿豁；豁口；裂口。

ཧང་ཚད 同 ཧང་ཐུག。

ཧང་ཕོན 〔名〕一种砖茶。

ཧང་རལ 〔名〕1.穿豁；豁口。2.烂坏；破坏。

ཧང་སངས 〔形〕惊讶；惊奇。

ཧད 〔副〕1.忽然。2.任其停歇；置之不理。3.滚去。

ཧད་ཀྱིས 同 ཧད་པོར 〔副〕突然；忽然；骤然。

ཧད་ཧང 〔形〕浑浑噩噩。

ཧད་དེ 〔副〕1.惊愕地；痴呆地。2.顿然地。

ཧད་པ 〔形〕浑沌；迷糊；昏晕。

ཧད་པོར 参看 ཧད་ཀྱིས。

ཧད་ཧད 〔形〕晕绝；失神。

ཧན་ཧང 〔名〕不清楚而且无意义的语言。〔形〕1.哑，不能言。2.庸；怯懦。

ཧན་ཧན་ 或 ཧ་ནེ་ཧ་ནེ 〔副〕盛怒；暴怒；极怒。

ཧབ་གང 〔语〕一口；满口。

ཧབ་བཅད 〔名〕饥饿者；穷困者；绝粮者。

ཧབ་ཆ 〔名〕戏谑；大开玩笑；多人大笑。

ཧབ་ཆི 〔名〕喷嚏。

ཧབ་ཐོབ་རྒྱག་པ 〔语〕竞争；争夺。

ཧབ་ཐོབ་བྱེད་པ 〔语〕1.全搂；全揽。2.争抢；竞奔；蜂拥而上。

ཧབ་འཐུང 〔语〕大喝；猛喝。

ཧབ་སྦྲིད་པ 〔语〕打喷嚏。

ཧབ་ཟ 〔语〕狼吞虎咽。

ཧབ་ཤ 〔名〕1.凶暴；凶恶。2.申斥；责骂。3.贪婪。

ཧབ་ཤང་ཚེ་ཟུ 〔名〕仙人掌；白芨(药)。

ཧབ་ཧབ་ཟམ་པ 〔语〕饕餮；争食；贪食。

ཧབ་ཧབ་པ 〔语〕争食；贪食。

ཧབ་ཧབ 参看 ཧ་བེ་ཧ་བེ。

ཧམ་ཁྱེར 〔名〕勒索；妄取；强取；豪夺；贪取。

ཧམ་ཉོ 〔名〕套购；强买。

ཧམ་གཉེར 〔名〕称霸。

ཧམ་དྲི 〔名〕霉味；腐坏气味。

ཧམ་འདོད 〔名〕妄想。

ཧམ་གནོན 〔名〕欺压。

ཧམ་པ 〔名〕贪；贪婪。

ཧམ་པ་ཚ་བོ 〔形〕贪得无厌。

ཧམ་པས་བྱངས་པ 同 ཧམ་ཁྱེར。

ཧམ་སྤྱོད 〔名〕蛮横。

ཧམ་འཕྲོག 〔名〕掠夺。

ཧམ་རྩོད་བྱེད་པ 〔语〕狡辩。

ཧམ་འཛིན 〔名〕把持。

ཧམ་རྫུན 〔名〕虚夸，浮夸。

ཧམ་ཟ 〔名〕贪污。

ཧམ་བཟུང 〔名〕霸占；窃据。

ཧམ་ཟེ 〔名〕傲慢，吹牛。

ཧམ་ཤེད 〔名〕称霸。

ཏམ་ཤེད་བག་མེད 〔语〕飞扬跋扈。

ཏམ་སེམས 〔名〕气焰；野心。

ཏམ་སེམས་སྐྱེ་བ 〔语〕觊觎。

ཏམ་སེམས་ཅན 〔名〕野心家。

ཏམ་སེམས་ཆེ་བ 〔语〕狂妄。

ཏམ་སེམས་འཆང་བ 〔语〕妄想。

ཏར 〔副〕1.忽然；猝然。2.茫然。

ཏར་སྒམ 〔名〕箱子。

ཏར་བོ 〔形〕华丽；鲜艳；耀眼；光闪闪。

ཏར་བ 〔名〕穴；洞；豁口。

ཏར་མིག 同 ཏར་བ。

ཏར་ཚ་བོ 〔形〕夸张；言过其实。

ཏར་ལངས 〔语〕猝然而起；忽然起来。

ཏར་ཤོང 〔语〕孔中能容；中间能容纳。

ཏལ 〔形〕呼吸急迫。

ཏལ་ཏ 〔名〕蒙古喀尔喀部。

ཏས 〔名〕夸张；大言。

ཏས་འདེབས་པ 〔语〕吹气；喘息；喘气。

ཏས་པ 〔名〕1.顿挫。2.疑虑。3.悬隔；龃龉。4.错误。

ཏི་མ་ལ་ཡའི་མེ་ཏོག་གདངས་ཕྲུ 〔名〕喜马拉雅雪莲(药)。

ཏྲི་ཤིང 〔名〕声音；大声。

ཏྲིན་དུ 〔名〕印度。

ཏྲིའི་ཀ 〔名〕胸骨。

ཏུ 〔名〕1.一种茶。2.气息。

ཏུ་ཧུ 〔象〕叹气声。

ཏུ་སྒྲ 〔名〕叹气声；呵气声。

ཏུ་ཐུག་ཐུ 同 ཏོ་ཐོག་ཐུ。

ཏུ་ཏུ་ཏུ 〔副〕凝视；目不转睛；注视。〔象〕呼噜噜。

ཏུད་ཁུད 〔名〕金字塔；三角图形(秘教中者)。

ཏུད་ལ 〔名〕(汉)黄蜡。

ཏུད་ཏུད་པོ 〔形〕很粗；粗糙；粗糙。

ཧུབ 〔名〕(一)呷；(一)口；(一)吸。

ཧུབ་གང 〔语〕一口；一呷；一吸。

ཧུབ་གཅིག 〔语〕一吸；一口食。

ཧུབ་འཐིབས་པ 〔语〕喝；正喝。

ཧུའི་ཤུན་ཙི 〔名〕(汉)灰栒子(药)。

ཧུར 或 ཧུར་ཧུར 〔副〕愕然地。

ཧུར་སྒྲིད་པོ 〔形〕勤奋；努力。

ཧུར་ཐག 〔名〕努力；奋勉；积极；踊跃。

ཧུར་ཐག་འབད་ཐག 〔语〕努力；积极。

ཧུར་པ 或 ཧུར་པོ 〔形〕敏捷；迅速；活泼；积极。

ཧུར་བག་ཅན 〔名〕勤谨者；发奋努力者。

ཧུར་བརྩོན 〔形〕努力；勤奋；积极。

ཧུར་བརྩོན་རང་བཞིན 〔名〕积极性。

ཧུར་རེ་ཧྲེ་བ 同 ཧིར་རེ་ཧྲེ་བ 〔语〕注视；凝视。

ཧུར་ལེན 〔语〕1.承受；允诺。2.争取；努力。

ཧུར་ཧུར 同 ཧུར。

ཧུས 〔名〕湿；湿气。

ཧེ་བྲག 〔名〕差异；区别。

ཧེ་ཧེ 〔叹〕嘿嘿。

ཧེག་པོ 〔形〕腐朽；腥臭；腐坏。

ཧེབ 〔名〕贪婪。

ཧོ་ཐོག་ཐུ 或 ཧུ་ཐུག་ཐུ 同 འཕགས་པ 〔名〕至圣者；呼吐克图(满语)。

ཧོ་ཡེ་ཤོའུ་ཧུའུ 〔名〕(汉)禾叶墨斛(药)。

ཧོ་ཤོད 〔名〕和硕特部(蒙古族一部落名)。

ཧོ་ཧོ 〔象〕呵呵。

ཧོག་སི 〔名〕人造丝。

ཧོང་ཆིན 〔名〕(汉)黄芩(药)。

ཧོང་གཏོར 同 ཧོང་ཐོར。

ཧོང་ཐོར 〔语〕1.失神；昏厥。

2.发呆；惊呆。

ཧོང་ལེན 〔名〕(汉)黄莲(药)。

ཧོང་ལེན་སྨུག་པོ 〔名〕胡黄莲(药)。

ཧོང་ཚུག 〔名〕蛮干。

ཧོན་ནད 〔名〕牛瘟。

ཧོན་ཧོན 〔形〕愚蠢；笨。

ཧོབ་ཏེ 〔副〕突然；猛然；骤然。

ཧོམ 〔名〕1.火施；火坛。2.三角形的地坑。

ཧོར 〔名〕胡人(指蒙古等北部民族)。

ཧོར་ཁ 〔名〕水烟袋；一种长烟管。

ཧོར་ཁུང 〔名〕孔洞；三角穴。

ཧོར་ཁོངས 〔名〕1.缺口；破口；2.中间所留的空地。

ཧོར་གུར 〔名〕蒙古包。

ཧོར་ཆས 〔名〕蒙族服装。

ཧོར་འདྲ 〔名〕征税人的称呼；税吏。

ཧོར་ཟླ 〔名〕阴历；农历。

ཧོར་ཡིག 参看 བསྐོར་ཡིག。

ཧོལ་འགྲོས 〔名〕信步。

ཧོལ་ཚུག 〔名〕疏忽；草率；粗心。

ཧོལ་སྤྱོད 同 འཆལ་སྤྱོད 〔名〕浪漫行为。

ཧོལ་བ 〔动〕松土；翻土。

ཧྲག 〔名〕罅隙；裂隙；裂缝。

ཧྲག་པ 〔形〕坚；硬；精悍；精良。

ཧྲག་པོ 〔形〕1.坚硬；粗涩；强悍；精良。2.精悍；精干；干练。

ཧྲག་ཧྲག 〔形〕精干的；精悍。

ཧྲགས 同 རགས་ཙོ 〔形〕大略；概略；粗略。

ཧྲང 〔形〕1.强健；强壮。2.单独；独一。

ཧྲང་པོ 同 ཧྲང་ཧྲང 〔名〕独身；单身；单独。

ཧྲངས 〔名〕松；粗。

ཧྲང་པ 〔动〕1.抵制；遏止；猛推。2.扒。

ཧྲན་ཚི་ཀུ 〔名〕(汉)山茨菇(药)。

ཧྲན་ཝ་སུང 〔名〕(汉)山瓦松(药)。

ཧྲབ་ཧྲིབ 〔形〕模模糊糊。

ཧྲམ་མེ 〔副〕弥漫，遍布(如豆疹密集)。

ཧྲལ་པོ 〔形〕1.潦草；粗糙。2.蓬松；松散；松弛。

ཧྲལ་བ 〔动〕破烂；破裂；裂开。

ཧྲལ་ལེ་ཧྲུལ་ལེ 〔形〕破破烂烂。

ཧྲལ་ཧྲལ 〔形〕破烂；褴褛。

ཧྲལ་ཧྲིལ 〔形〕破烂；破破烂烂。

ཧྲལ་ཧྲུལ 〔形〕1.破烂。2.琐碎；零散。

ཧྲིག 〔副〕凝视；谛视；注视。

ཧྲིག་ཧྲིག 同 ཧྲིག。

ཧྲིང་ཅིན་ཚའོ 〔名〕(汉)伸筋草(药)。

ཧྲིབ་ཀྱིས 〔副〕瞬息；一刹那。

ཧྲིབ་ཧྲིབ 〔形〕模糊；忽隐忽现。

ཧྲིལ་གྲངས 〔名〕整数。

ཧྲིལ་པོ 〔形〕1.圆；球形；囫囵。2.全；完整；整体。

ཧྲིལ་མོ 〔形〕驯服；乖。

ཧྲིལ་འཛིན 〔名〕全蚀；全食(日蚀、月蚀)。

ཧྲིལ་ཧྲིལ 〔形〕圆圆的；球形。〔副〕自然而然。

ཧྲུག་ཧྲུག 〔形〕1.毛略薄。2.物碎小。〔象〕一种声音。

ཧྲུད་པ 或 ཧྲུད་ཧྲུད 〔形〕1.粗糙；崎岖。2.无味。

ཧྲུམ་པ 〔动〕打碎；破裂；砍断；切断；切碎。

ཧྲུམ་ཧྲུམ 同 ཧྲུག་ཧྲུག。

ཧྲུཝུ་ཡུས 〔名〕(汉)薯蓣(药)。

ཧྲུཝུ་ཡུས་ལོ་མ་ཟུར་གསུམ 〔名〕三角叶薯蓣(药)。

ཧྲུལ་བ 或 ཧྲུལ་བོ 〔形〕1.破烂；褴褛。2.腐烂；腐败；腐朽。

ཧྲུལ་ཧྲུལ 〔形〕1.粉碎。2.同 ཧྲུལ་བ。

ཧྲེ་ཀན 〔名〕(汉)射干(药)。

ལྷིང་པོ 〔形〕1.强硬，顽强，不肯低头，僵硬。2.孤单，单独。

ལྷིང་ལྷིང 〔形〕孤单，单独。

ལྷིངས་པ 同 རེངས་པ 〔形〕僵硬；坚硬；顽固，顽强，强硬。

ལྷིམ་པ 〔动〕或〔形〕肿胀，肿硬，由肿而坚硬。

ལྷིམ་པོ 〔形〕肿的。

ལྷུག་ལྷུག 〔名〕块；块状的。

ལྷུབ 〔名〕块，粒，砾。

ལྷུབ་བསྡུས 〔名〕简略。

ལྷུབ་ལྷུབ 〔名〕碎块，颗粒。

ལྷུལ་བ 同 ལྷལ་བ。

ལྷ 〔名〕天；神；王。

ལྷ་ཁང 〔名〕佛殿，佛堂。

ལྷ་ཀོར 〔名〕肉块。

ལྷ་གོས 〔名〕1.哈达。2.佛像上的衣服。

ལྷ་སྒྲུང 〔名〕神话。

ལྷ་ང 〔名〕膝盖，膝盖骨。

ལྷ་གཅིག 〔名〕1.大人；陛下；阁下。2.夫人，公主。

ལྷ་ལྕམ 〔名〕公主；夫人；贵妇。

ལྷ་ཆོས་པ 〔名〕佛教徒。

ལྷ་རྗེ 〔名〕医生，御医。

ལྷ་གཉེར〔名〕近侍，管香火者。

ལྷ་རྟེན〔名〕佛经，佛像，佛塔。

ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན 〔名〕西藏古时一赞普名。

ལྷ་འདྲེ 〔名〕神鬼。

ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགེགས 〔名〕牛鬼蛇神。

ལྷ་སྡེ 〔名〕1.教民。2.大寺院所属的村庄。

ལྷ་ནད 〔名〕1.惛乱病，忧郁病，癫狂病。2.关节病。

ལྷ་པ 〔名〕巫师。

ལྷ་བ 〔名〕1.树脂，树胶。2.软骨，脆骨。

ལྷ་འབངས 〔名〕教民，寺院的属民。

ལྷ་འབྲུམ〔名〕天花，痘疮(病)。

ལྷ་མིན 同 ལྷ་མ་ཡིན 〔名〕 非天；阿修罗(佛)。

ལྷ་མེད་སྨྲ་བ 〔名〕 无神论。

ལྷ་མོ 〔名〕 1.神女；仙女；天女。2.贵妇；公主。

ལྷ་མོ་དགོན 〔名〕 郎木寺(在甘肃省甘南藏族自治州碌曲县)。

ལྷ་རྩེ 〔名〕 拉孜(西藏日喀则地区的一个县)。

ལྷ་མཚམས 〔名〕 房宿(二十八宿之一)。

ལྷ་རྫས 〔名〕 哈达。

ལྷ་གཟིམ 〔名〕 公馆，别墅。

ལྷ་བཟོ 〔名〕 画匠，塑匠；塑像师。

ལྷ་ཡུལ 〔名〕 仙境；天堂；天国。

ལྷ་རས 参看 ལྷ་གོས。

ལྷ་རི 〔名〕 1.仙山； 神山。2.嘉黎(西藏那曲地区的一个县)。

ལྷ་རིས 〔名〕 壁画；画的神像。

ལྷ་རུ 〔名〕 软骨，脆骨。

ལྷ་རེག 同 ལྷ་གོས。

ལྷ་ལམ 〔名〕 1.风俗，习惯。2.天空的别名。

ལྷ་ཤིང 〔名〕 1.还愿神杆。2.柏树的别名。

ལྷ་བཤོས 〔名〕 供神的食物。

ལྷ་ས 〔名〕 1.拉萨(西藏自治区首府)。2.圣地。

ལྷ་སྲས 〔名〕 天子，太子，皇子，王子。

ལྷ་སྲུང 〔名〕 护法神。

ལྷ་གསོལ 〔语〕 供神；祭神；敬神；求神；祈神。

ལྷ་བསངས 〔名〕 香烟；熏烟；煨桑，对神熏香。

ལྷག་གྲངས 〔名〕 余额。

ལྷག་བཅས 〔名〕 1.有余。2.有余词，即 ཏེ་དེ་སྟེ 三字。

ལྷག་ཆད་མེད་པ 〔语〕 不多不少，不余不缺。

ལྷག་པ 〔名〕 水星，水曜，星期三。〔形〕余，多余。〔副〕十分，非常，更加，甚过，

殊胜；超越。

ལྷག་པར 〔副〕尤其；更加；特别；优越；殊胜。

ལྷག་འཕྲོ 〔名〕结余，遗存。

ལྷག་འབྱོར 〔形〕殷富；富足；富裕。

ལྷག་མ 〔名〕1.剩余；盈余；过剩；其余。2.残余。

ལྷག་མ་ཅན 〔名〕1.无边。2.无边龙王。3.剩余物。

ལྷག་མེད 〔形〕全；统；总；全部；全体；完全；无余。

ལྷག་རོ 〔名〕残余；渣滓。

ལྷག་ལུས 〔名〕残留；残余。

ལྷག་བསམ་གདན་ཞུ 〔语〕敬请。

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག 〔语〕热烈，忠心。

ལྷག་ཕྱུག་པོ 〔形〕多余；有余。

ལྷགས་སྒང 〔名〕寒时，正冷时。

ལྷགས་དར 〔名〕严寒。

ལྷགས་ཆར 〔名〕风雨。

ལྷགས་པ 〔名〕风，冷风。〔动〕抵，到，去，走。

ལྷང་གྲགས 〔名〕声音；语声。

ལྷང་ངེ་བ 〔形〕明亮，显亮，闪烁，明晃晃。

ལྷང་ཙམ 〔副〕稍微，略微。

ལྷང་ཚེར 〔名〕1.石膏。2.云母石，精石，银精石。

ལྷང་འཚེར་བ 〔形〕闪烁；闪耀。

ལྷང་ལྷང 〔象〕潺潺声。

ལྷངས 〔名〕热气；暖气；热浪。

ལྷད 〔名〕杂质，掺杂物，掺假物。

ལྷད་མ 〔名〕假的。

ལྷད་མེད 〔语〕无杂质；纯净。

ལྷད་ས 〔名〕(古)大使。

ལྷན 〔名〕偕，同，俱。

ལྷན་རྒྱས 〔形〕全体，共同；扩大(如会议)。

ལྷན་ཅིག 〔副〕共同，总括，一起，一同。

ལྷན་གཅིག་ཏུ 〔语〕一起；一同；共同。

ལྷན་ཐབས 〔名〕补充。

ལྷན་ནེ 〔副〕明亮；明显；光耀；显然。

ལྷན་པ 〔名〕补丁。

ལྷན་འཛོམ 〔名〕会合。

ལྷབ 〔形〕阔；口面宽。

ལྷབ་ལྷབ 〔象〕哗啦啦。〔形〕火焰熊熊。

ལྷབ་ལྷུབ 〔副〕1.装饰华丽。2.宽大。3.飘荡。

ལྷབས 〔名〕中间，中心。

ལྷབས་སེ་ལྷབས 〔副〕1.闪耀。2.来回飘动。

ལྷམ 〔名〕靴，鞋。

ལྷམ་ཏོག 〔名〕靴，鞋。

ལྷམ་ཀྱིས 或 ལྷམས་ཀྱིས 〔副〕忽然，干脆。

ལྷམ་སྒྲོག 〔名〕鞋带，靴带。

ལྷམ་པ 〔形〕方的。

ལྷམ་འབོལ 〔名〕棉鞋。

ལྷམ་མེ་བ 〔形〕灿烂，光耀。

ལྷམ་ཡུ 〔名〕靴腰，靴筒。

ལྷམས་ཀྱིས 〔副〕1.忽然，突然。2.全部，一齐，共同。

ལྷའི་དབང་པོ 〔名〕上帝，天王。

ལྷའི་རིག་པ 〔名〕神学。

ལྷས 〔名〕1.栏；圈。2.廊檐；庭院，天井。

ལྷས་མ 〔名〕编织物。

ལྷས་ར 〔名〕畜圈；畜栏；栅栏。

ལྷིང་སྐྲང 〔名〕肿硬（病）。

ལྷིང་འཇགས 〔形〕平静；安定。

ལྷིང་འཇགས་པོ 〔形〕静谧。

ལྷིང་ཆན 〔形〕安定，镇定。

ལྷིང་པོ 〔形〕安定，稳定，平定；沉静，沉着。

ལྷིང་བ 或 ལྷིངས་པ 〔形〕坚定；稳固；稳定；不变；有恒。

ལྷིང་རྩ 〔名〕静脉。

ལྷིངས་པ 同 ལྷིང་བ。

ལྷུ 〔名〕1.关节；骨节。2.零件；部件。

ལྷུ་སྦྱིག 〔名〕安装，装配。

ལྷུ་ཐིག 〔名〕1.骨节；关节。2.兽体的四分之一。3.零件。

ལྷུ་ཚིགས 〔名〕1.骨节；关节。2.零件。

ལྷུ་རུས 〔名〕1.肉块。2.兽体的四分之一。

ལྷུ་ལག 〔名〕配件；零件。

ལྷུ་ལག་སྦྱིག་པ 〔语〕装配。

ལྷུག་པ 〔名〕散文。〔形〕同སྤྱོད་པོ。

ལྷུག་པོ 〔形〕1.丰富，逸乐；奢侈。2. 放松；放逸。

ལྷུག་པོར་བཤད་པ〔语〕倾诉。

ལྷུག་མ 〔名〕散文。

ལྷུག་བཤད 〔名〕纵谈。

ལྷུག་ལྷུག 〔副〕松散；徐缓，从容。

ལྷུགས 〔副〕继续，无间隙；没有间断。

ལྷུགས་པ 〔形〕或〔副〕丰富；继续。

ལྷུང་བ 〔动〕堕；坠；落下；凋谢。

ལྷུང་བཟེད 〔名〕缘钵，托钵。

ལྷུང་ལྷུང 〔象〕潺潺。

ལྷུན་གྲུབ 〔语〕为 ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ 的缩写。任运（佛）；如愿以偿；自然完成；圆满成功。〔名〕林周（拉萨市所辖县之一）。

ལྷུན་ཆགས 〔形〕不变；威严；雄壮；雄峙。

ལྷུན་ཆེ་བ 同 ལྷུན་སྡུག་པ 〔语〕威严，雄伟，壮丽。

ལྷུན་པོ 〔名〕1.小山；丘。2.须弥山。

ལྷུན་རྩེ 〔名〕1.山尖，山头。2.隆子（西藏山南地区的一个县）。

ལྷུམས 〔名〕胎（敬）。

ལྷུར 〔形〕1.虔诚；笃信。2.专心；努力。

ལྷུར་ལེན 〔名〕力争。

ལྷུར་ལེན་པ 〔名〕承担者；恳求者，努力者。〔语〕1.专作。2.努力；承当，担负。

ལྷེ་བ 〔名〕1.张；页。2.筐；篮。

ལྷེན་པ 〔名〕腹部，腹腔。

ལྷེབ 〔名〕喘气，噎气，喘息。

ལྷེབ་ལྷེབ 〔形〕1.摆动，摇摇晃晃。2.喘息，喘息不定。

ལྷེམ 〔副〕刚才，此刻，目今。〔形〕摆动，摇晃。

ལྷེམ་ལྷེམ 参看 ལྷེབ་ལྷེབ。

ལྷེས་མ 同 ལྷུས་མ。

ལྷོ 〔名〕南方，南。

ལྷོ་ཁ 〔名〕1.南方，南部。2.山南(即西藏山南地区)。

ལྷོ་བགྲོད 〔名〕南行(夏至后太阳偏南而行)。

ལྷོ་བགྲོད་མཐར་ཐུག 〔名〕南行止极(冬至)。

ལྷོ་སྨད 〔名〕南部。

ལྷོ་འདབས 〔名〕南麓；南边。

ལྷོ་ནུབ 〔名〕西南，西南隅。

ལྷོ་རྩེ 〔名〕南极。

ལྷོ་རྩེ་གླིང 〔名〕南极洲。

ལྷོ་བྱང 〔名〕南北。

ལྷོ་བྲག 〔名〕洛扎(西藏山南地区的一个县)。

ལྷོ་རོང 〔名〕洛隆(西藏昌都地区的一个县)。

ལྷོག་དུག 〔名〕梅毒；疔毒(病)。

ལྷོག་པ 〔名〕溃疮；杨梅(病)。

ལྷོགས 〔动〕1.回，返回。2.为 ལྡོག་པ 的命令式。

ལྷོང 或 ལྷོང་ལྷོང 〔形〕1.纷乱，忙乱，紧张，慌张。2.危难。3.恼怒，愤怒。

ལྷོང་རོག་པ 参看 ཧུར······རོག་པ。

ལྷོངས 〔名〕附，附带。〔形〕参看 ལྷོང。

ལྷོངས་པ 〔动〕启程，上路。

ལྷོད 或 ལྷོད་པོ 〔形〕1.松，放松；松懈。2.舒适。3.放心。

4.缓和。

ལྷོད་འཇགས 〔名〕 镇静；缓和。

ལྷོད་བརྟན 〔形〕 镇定，沉着。

ལྷོད་གཡེང 〔形〕 懈怠，懒惰，散慢，放逸。

ལྷོད་ལྷོད 参看 ལྷོད。

ལྷོན་པ 〔动〕付还，偿还，报答。

ཨ

ཨ 〔名〕为藏文的基本元音字。

〔助〕代 ལགས。

ཨ་ཀ་རུ 〔名〕1.檀香。2.探春花；迎春花。3.沉香。

ཨ་ཀམ 〔名〕薪；柴。

ཨ་ཀྲད 〔名〕1.靴子或鞋的皮底。2.补皮件用的皮子。

ཨ་ཀྲོང 〔名〕1.茵陈(药)。2.夏枯草(药)。

ཨ་ཀྲོང་དཀར་པོ 〔名〕卵瓣蚤缀(药)。

ཨ་ཀྲོང་ཁྲ་བོ 〔名〕黑虎耳草(药)。

ཨ་ཁ 或 ཨ་ཁ་ཁ 〔象〕感叹或惊叹的声音。

ཨ་ཁུ 〔名〕1.伯；叔。2.对长辈的一般称呼。

ཨ་ག་རུ 同 ཨ་ཀ་རུ。

ཨ་གར 〔名〕沉香；伽南香；奇南香(药)。

ཨ་གར་གོ་སྤོད 〔名〕茴香；沉香。

ཨ་ཤོར 〔名〕耳环。

ཨ་ཅག 〔名〕姐姐。

ཨ་ཅང 〔副〕1.很；甚。2.当然；自然。

ཨ་ཅུག 同 ཨ་ཆུག〔名〕踝骨。〔象〕猝来痛苦的喊声。

ཨ་ཅེ 同 ཨ་ཆེ 或 ཨ་ཇེ 〔名〕1.阿姐；姐姐。2.对妇女的一般称呼，相当于大姐或大嫂。

ཨ་ཇོར 〔名〕(蒙)手巾；毛巾。

ཨ་ཤུག 〔名〕踝骨。

ཨ་ཇེ 同 ཨ་ཅེ。

ཨ་ཆུ 或 ཨ་ཆུ་ཆུ 〔象〕受寒冷而发出的喊叫声。

ཨ་ཆག 同 ཨ་ཆུག。

ཨ་ཆེ 同 ཨ་ཅེ。

ཨ་ཆེན་གངས་ལ 〔名〕巴颜喀拉山。

ཨ་མཆོག 〔名〕1.耳朵。2.阿木去乎（甘肃省甘南藏族自治州的一个地名）。

ཨ་མཆོད 〔名〕经常出外念经的僧侣。

ཨ་ཇོ 同 ཇོ་ཇོ 〔名〕兄长，哥哥。

ཨ་ཏྲ་ཤི་ལ 〔名〕跷跷板（小孩游戏用具）。

ཨ་ཏྲོང 〔名〕打呵欠。

ཨ་དོ་བ 〔形〕好，美。

ཨ་འདབས་པ 〔名〕1.愚蒙。2.苦恼。

ཨ་དྲུང 〔名〕1.马夫。2.驿夫，邮差。3.使者。

ཨ་མདོ 〔名〕安多（西藏那曲地区的一个县，另指青海省与甘肃南部等地的藏族聚居区）。

ཨ་མདོ་མཚོ 〔名〕安多湖（在西藏那曲地区）。

ཨ་ན་མ་ན 〔语〕一模一样。

ཨ་ན་རྩགས 〔语〕住得住。

ཨ་ནུ 〔名〕1.弟弟。2.少年。

ཨ་ནེ 〔名〕1.婶娘，伯母，姑母，姨母。2.对尼姑的称呼。

ཨ་པ 〔名〕爸爸，父亲。

ཨ་ཕི 〔象〕啊呀。

ཨ་ཕ 〔名〕阿爹，父亲。

ཨ་ཕིམ 〔名〕鸦片。

ཨ་ཕྱུག་གཞེར་འཛོམས 〔名〕狗舌草，旋复花（药）。

ཨ་ཕྱི 或 ཕྱི་མོ 〔名〕祖母，外祖母。

ཨ་ཕྱིམ 〔名〕老妪，主母。

ཨ་ཕྲག 同 ཨམ་ཕྲག 〔名〕1.胸袋。2.腰包。

ཨ་ཕྲུག 〔名〕打手，党徒，喽罗。

ཨ་ཕྲེང 〔名〕母音，元音。

ཨ་བང 〔名〕姑夫，姨丈，姨夫。

ཨ་བི་ཁ 〔名〕棱砂贝母(药)。

ཨ་བི་ཁ་མེ་ཏོག་སེར་པོ 〔名〕黄花贝母(药)。

ཨ་བི་ཁ་ཞན་པ 〔名〕贝母(药)。

ཨ་བོ 〔名〕 1.男人。2.哥哥(青海藏民俗语)。

ཨ་བོ་ཙ 〔象〕惊叹声。

ཨ་བྱག 〔名〕旋复花(药)。

ཨ་བྲ 〔名〕无尾鼠。

ཨ་འབྲི་ར 〔名〕鞭打绣球(药)。

ཨ་འབྲས 〔名〕1.龙眼，樾实(药)。2.瞳人。

ཨ་འབྲུམ 〔名〕栗子。

ཨ་མ 〔名〕母亲，阿妈。

ཨ་མང 〔象〕忧愁声。

ཨ་མེས 〔名〕祖父。

ཨ་མྲ 〔名〕1.芒果。2.柿子。

ཨ་མྲའི་ཤིང 〔名〕芒果树。

ཨ་ཙ 或 ཨ་ཙ་མ 〔象〕惊奇或怜悯的声音。

ཨ་ཙ་ཚག་པ 〔名〕蚂蚱。

ཨ་ཙར 〔名〕(梵) 阿阇黎，规范师。

ཨ་ཙི 〔象〕惊奇的声音。

ཨ་ཙུ་མ་གོ་རིལ 〔名〕普提香(药)。

ཨ་ཚི 〔名〕紫菀(药)。

ཨ་ཚ 或 ཨ་ཚ་ཚ 〔象〕因受酷热或烧灼而发出的叹声。

ཨ་ཞ 〔名〕1.木贼(药)。2.灵芝草(药)。

ཨ་ཞང 〔名〕舅父。

ཨ་ཡ་མཚར 同 ཨ་རེ་མཚར。

ཨ་ཡག་ར་པ 〔名〕翻白草(药)。

ཨ་ཧྲོ 同 ཁྲོ་ཧྲོ 〔名〕秃头；无角者(指兽)。

ཨ་ར 〔象〕啊哟。〔名〕胡子，胡须。

ཨ་རག 〔名〕酒(外来语)。

ཨ་རིལ 〔名〕1.睾丸。2.丸子。

ཨ་རུ 或 ཨ་རུ་ར 〔名〕柯子(药)。

ཨ་རུ་གསེར་མདོག 〔名〕红柯子(药)。

ཨ་རེ 同 ཀོ་རེ 〔象〕喂，唉，哟。

ཨ་རེ་མཚར 同 ཨ་ཡ་མཚར 〔语〕 奇怪，怪哉。

ཨ་རོགས 〔象〕喂。

ཨ་ལ་པ་ལ 〔副〕马马虎虎。

ཨ་ལ་ལ 〔象〕惊叹声。

ཨ་ལ་ཧ་ལུད 〔副〕马马虎虎。

ཨ་ལགས 〔名〕 藏民对“活佛”的称呼。

ཨ་ལན་འདེབས་པ 〔语〕 呼应。

ཨ་ལུང 〔名〕环，耳环。

ཨ་ལེ 〔象〕惊奇声。

ཨ་ལོང 同 ཨ་ལུང。

ཨ་ཤད 〔名〕藏文分句号，即“།”。〔形〕凶猛，凶恶。

ཨ་ཤིང 〔名〕门闩。

ཨ་ཤུ 〔名〕黄梅。

ཨ་ཤེ 〔名〕上品哈达。

ཨ་ཤྲི 或 ཤྲི་མོ 〔名〕嫂子。

ཨ་སློག 〔名〕翻转，上下翻转，颠倒。

ཨ་སློག་རྒྱག་པ 〔语〕翻身。

ཨ་གསར་ཆ་བོ 〔名〕喜新厌旧者（心志易变的），见异思迁。

ཨ་ཧ 〔象〕啊哈。

ཨ་ཧོ 〔象〕啊呵。

ཨག་ཚོམ 同 འོག་ཚོམ 或 ཨོག་ཚོམ 〔名〕须，髯。

ཨག་ཟ་བ 〔语〕疑虑，怀疑。

ཨག་ལིག 〔名〕茯苓（药）。

ཨང 〔名〕臀部。〔象〕1.嗯（答应声）。2.啊，呀。

ཨང་ཀི 〔名〕数字，数目，号码。

ཨང་གྲུ 同 འང་གྲུ。

ཨང་གྲངས 〔名〕号码，数目字。

ཨང་རྟགས 〔名〕番号。

ཨང་དང་པོ 〔数〕第一，冠军。

ཨང་རྩིས 〔名〕算术。

ཨང་ཡིག 〔名〕数字，数目字。

ཨན [名] 第一节脊椎骨。

ཨན་སྟོང [名] 第一节脊椎骨；颈脊骨。

ཨན་ད་རྙིལ 为 ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ 的变音 [名](梵) 蓝宝石；帝青宝；映青(宝石)。

ཨན་གདོས [名] 枷；镣扣。

ཨན་འདར 或 ཨ་བདར [名] 砌板；案板。

ཨབ་བཏབ་པ [语] 盖印；盖章。

ཨམ་གྲི [名] 短刀；匕首。

ཨམ་ཅོག [名](古)耳朵。

ཨམ་ཕྲག 同 ཨ་ཕྲག。

ཨམ་བན [名] 1.钦差。2.清代的驻藏大臣。

ཨམ་བན་ཕུ་ཆིན [名] 七世达赖时清政府派驻拉萨的驻藏大臣傅清。

ཨམ་བཅིགས [形] 咬牙切齿。

ཨམ་ཅ [名] 耳神经。

ཨར་ཀ 或 ཨར་ག [名]水泥地；石灰地。

ཨར་སྒ [名] 乳香(药)。

ཨར་ཁང [名] 酒店。

ཨར་གོང [名] 旧时俗官的礼帽。

ཨར་ཏུ [名] 生丝。

ཨར་གཏད [语] 注视。

ཨར་འདམ [名] 水泥。

ཨར་ནག 为 ཨ་ག་རུ་ནག་པོ 的缩写 [名] 沉香(药)。

ཨར་པ [名] 强盗；土匪。

ཨར་བོ [名] 1.泥工；土石工。2.同 ཨར་པ。

ཨར་བོ་རྒྱག་པ [语] 修筑；修建。

ཨར་ཞྭ [名] 毡帽。

ཨར་གཞས [名] 号子(做工时唱的号子)。

ཨར་ཡེ་ལན [名](汉)二叶兰(药)。

ཨར་ལ་གཏད [语] 1.恳请。2.勉励。3.缩小到极点。

ཨར་ལས 〔名〕1.泥工；土石工程。2.工程。

ཨལ་ཧུ 〔名〕(古) 现今；目今；今日。

ཨྣ་ཇ་ཧྲ་ཧོ 〔名〕圣拔罗(神名)。

ཨྣ་ཁི 同 ཨ་ཁྲིད。

ཨི 〔名〕1.藏文第一元音。2.(古)酒。

ཨི་ཁྲུག 同 ཨུག 〔名〕逆嗝，悲咽。

ཨི་ཁྲང 〔名〕孔，洞。

ཨིག་ཀ 〔名〕打冷嗝。

ཨིག་སྒྲ 〔名〕嗄声，打呃声。

ཨིན་རེ 同 ཨེན་ཅིག。

ཨིམ་ཆི 或 ཨེམ་ཆི 〔名〕(蒙)医生，大夫。

ཨུ 〔名〕藏文第二元音。

ཨུ་རྒྱན 亦作 ཨོ་རྒྱན 〔名〕乌仗那(西印度古国名)。

ཨུ་ཙུག 同 ཨུ་ཚུགས。

ཨུ་ཏྤལ 〔名〕芜蔚子(药)。

ཨུ་དུམ་བཱ་ར 〔名〕邬昙波罗；优昙花。

ཨུ་པཱ་སི་ཀ 〔名〕(梵) 居士。

ཨུ་པ 〔名〕(梵)行部(密宗的一部)(佛)。

ཨུ་བཙུགས 同 ཨུ་ཚུགས。

ཨུ་ཚུགས 同 ཨུ་ཙུག 〔形〕固执，坚持，勉强。

ཨུ་ཡོན 〔名〕(汉)委员。

ཨུ་ཙུ 〔名〕瓦罐儿，坛子。

ཨུ་ཐི་རེ 〔名〕马兰草。

ཨུ་སུག 同 ཨུ་སུ་ཟུ 〔名〕袜子(外来语)。

ཨུག 同 ཨི་ཁྲུག。

ཨུག་ཆོས 〔名〕密花角蒿(药)。

ཨུག་ཆོས་དམར་པོ 〔名〕角蒿(药)。

ཨུག་ཆོས་མེ་ཏོག་མང་བ 〔名〕多花角蒿(药)。

ཨུཏྤལ 〔名〕(梵) 1.莲花。2.邬波罗树。

ཨུད་པལ་སྔོན་པོ 〔名〕毛瓣绿绒蒿(药)。

ཨུད་པལ་སེར་པོ 〔名〕多刺绿绒蒿(药)。

ཨུན་ཚད 同 བན་ཚད。

ཨུར་རྒྱ 〔名〕发酵粉；麯子。

ཨུར་ཆག 〔名〕磨光；磋光。

ཨུར་རྡོ 同 ཟུར་རྡོ。

ཨེ 〔名〕藏文第三元音。〔助〕加于动词或形容词之前表疑问，如：ཨེ་འགྲོ 去吗？ཨེ་ཡག་གི 好不好？

ཨེ་ཚད་ད 〔名〕小指。

ཨེ་མ 或 ཨེ་མ་ཧོ 〔象〕唉哟；唉呀；啊呀。

ཨེ་མ་ཁྲ་ཤེལ 〔名〕假宝石。

ཨེ་མ་མཚར 〔语〕多希奇，多希罕。

ཨེ་མ་ཧོ 同 ཨེ་མ。

ཨེན 或 ཨེན་ཙམ 〔副〕微微，稍微。

ཨེན་ཙིག 〔形〕片刻，稍微。

ཨེན་ནེ 〔副〕那末。

ཨེམ་ཚི 同 ཨེམ་ཆི。

ཨེར་ཀ 同 ཡེར་ཀ。

ཨེར་ཏེ་ནི 〔名〕(蒙)1.额尔德尼。2.梵文 རཏྣ 的变音。宝贝。

ཨོ 〔名〕藏文第四元音。

ཨོ་རྒྱན 同 ཨུ་རྒྱན。

ཨོ་བ 〔形〕一切；所有。

ཨོ་རད 〔名〕(古)蒙古一部落名。

ཨོ་ཙེ 〔名〕小孩儿；儿童。

ཨོ་ཚོག 〔名〕1.柄。2.棍；杖。

ཨོག་ཀོར 亦作 ཨོག་སྐོར 〔名〕喉头。

ཨོག་དཀར 〔名〕白脖项的禽兽；水貂。

ཨོག་དཀར་སྒྲེ་དམར 〔名〕紫貂。

ཨོག་སྐོར 同 ཨོག་ཀོར。

ཨོག་རྒྱ 〔名〕胡须。

ཨོག་མ 〔名〕喉；下颏。

ཨོག་ཚར 〔名〕胡须。

ཨོག་ཚོམ 同 ཨོག་རྒྱ。

ཨོག་ཚོམ་ཅན། 〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཀྱག 同 རྐུབ་ཀྱག 〔名〕凳子；椅子。

ཨོང་ཏོ 〔名〕臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕臀部的肉。

ཨོལ་སྐ 〔名〕下颌；喉部。

ཨོལ་སྐྲ 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་རྒྱག 〔名〕咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐ。

ཨོལ་མ 〔名〕喉；气管。

ཨོས་ལོད 〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཞུག 同 ཀྱབ་ཞུག 〔名〕凳子；椅子。

ཨོང་ཧོ 〔名〕臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕臀部的肉。

ཨོལ་སྐོ 〔名〕下颌；喉部。

ཨོལ་སྐྲོ 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་རྡོག 〔名〕咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐོ。

ཨོལ་མ 〔名〕喉；气管。

ཨོས་ལོད 〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཚོག་ཚེམ་ཅན 〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཚོད་ཀོད 同 ཚོད་རིལ 〔名〕干牛粪或干马粪。

ཚོད་སྟེག 同 ཁྲབ་སྟེག 〔名〕凳子；椅子。

ཚོད་ཏོ 〔名〕臀部；屁股。

ཚོད་རིལ 同 ཚོད་ཀོད。

ཚོད་ཤ 〔名〕臀部的肉。

ཚོལ་སྐ 〔名〕下颔；喉部。

ཚོལ་སྐེ 〔名〕喉头；喉结。

ཚོལ་རྒག 〔名〕咽喉；气管。

ཚོལ་མདུད 〔名〕喉头；喉结。

ཚོལ་བ 同 ཚོལ་སྐ。

ཚོལ་མ 〔名〕喉；气管。

ཚོས་ཁོད 〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཚོག་ཆོམ་ཅན 〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཚོང་གོང 同 ཚོང་རིལ 〔名〕干牛粪或干马粪。

ཚོང་ཁྲུག 同 ཀྲབ་ཁྲུག 〔名〕凳子；椅子。

ཚོང་ཏོ 〔名〕臀部；屁股。

ཚོང་རིལ 同 ཚོང་གོང。

ཚོང་ཤ 〔名〕臀部的肉。

ཚོལ་སྒྲ 〔名〕下颔；喉部。

ཚོལ་སྒྲོ 〔名〕喉头；喉结。

ཚོལ་ཟག 〔名〕咽喉；气管。

ཚོལ་མདུད 〔名〕喉头；喉结。

ཚོལ་བ 同 ཚོལ་སྒྲ。

ཚོལ་མ 〔名〕喉；气管。

ཚོས་ཕོད 〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན (名) 1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ (名) 干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཁྲུག 同 ཀྱབ་ཁྲུག (名) 凳子；椅子。

ཨོང་ཏོ (名) 臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ (名) 臀部的肉。

ཨོལ་ཀོ (名) 下颔；喉部。

ཨོལ་སྐོ (名) 喉头；喉结。

ཨོལ་རྐོག (名) 咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད (名) 喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་ཀོ。

ཨོལ་མ (名) 喉；气管。

ཨོས་ལོད (名) 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཨོད་ཀོད 同 ཨོད་རིལ〔名〕干牛粪或干马粪。

ཨོད་ཁྲུག 同 ཀྱབ་ཁྲུག〔名〕凳子，椅子。

ཨོད་ཏོ〔名〕臀部，屁股。

ཨོད་རིལ 同 ཨོད་ཀོད。

ཨོད་ཤ〔名〕臀部的肉。

ཨོལ་ཀྲ〔名〕下颌，喉部。

ཨོལ་ཀྲེ〔名〕喉头，喉结。

ཨོལ་རྒྱག〔名〕咽喉，气管。

ཨོལ་མདུད〔名〕喉头，喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་ཀྲ。

ཨོལ་མ〔名〕喉，气管。

ཨོས་ཏོད〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕 1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕 干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཀྱག 同 ཀུབ་ཀྱག 〔名〕 凳子；椅子。

ཨོང་ཧོ 〔名〕 臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕 臀部的肉。

ཨོལ་སྐ 〔名〕 下颌；喉部。

ཨོལ་སྐི 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་ཚག 〔名〕 咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐ。

ཨོལ་མ 〔名〕 喉；气管。

ཨོས་ལོད 〔名〕 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོད 同 ཨོང་རིལ〔名〕干牛粪或干马粪。

ཨོང་སྟེག 同 རྐུབ་སྟེག〔名〕凳子；椅子。

ཨོང་དོ〔名〕臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོད。

ཨོང་ཤ〔名〕臀部的肉。

ཨོལ་ཀ〔名〕下颔；喉部。

ཨོལ་ཀོ〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་རྒག〔名〕咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་ཀ。

ཨོལ་མ〔名〕喉；气管。

ཨོས་ཊོད〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཁྲུག 同 རྒྱབ་ཁྲུག 〔名〕凳子；椅子。

ཨོང་ཏོ 〔名〕臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕臀部的肉。

ཨོལ་སྐ 〔名〕下颌；喉部。

ཨོལ་སྐོ 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་རྒྱག 〔名〕咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐ。

ཨོལ་མ 〔名〕喉；气管。

ཨོས་ལོད 〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན། 〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཨོད་སྒོང 同 ཨོད་རིལ 〔名〕干牛粪或干马粪。

ཨོད་ཁྱུག 同 ཀྲབ་ཁྱུག 〔名〕凳子；椅子。

ཨོད་ཏོ 〔名〕臀部；屁股。

ཨོད་རིལ 同 ཨོད་སྒོང。

ཨོད་ཤ 〔名〕臀部的肉。

ཨོལ་ཀ 〔名〕下颌；喉部。

ཨོལ་ཀོ 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་རྩག 〔名〕咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་ཀ。

ཨོལ་མ 〔名〕喉；气管。

ཨོས་ལོད 〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕 1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་ཀོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕 干牛粪或干马粪。

ཨོང་ལྕུག 同 རྐུབ་ལྕུག 〔名〕 凳子；椅子。

ཨོང་ཏོ 〔名〕 臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་ཀོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕 臀部的肉。

ཨོལ་ཀ 〔名〕 下颌；喉部。

ཨོལ་ཀོ 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་རྒག 〔名〕 咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་ཀ。

ཨོལ་མ 〔名〕 喉；气管。

ཨོས་ཁོད 〔名〕 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕 1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕 干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཁྱག 同 ཀུབ་ཁྱག 〔名〕 凳子；椅子。

ཨོང་ནོ 〔名〕 臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕 臀部的肉。

ཨོལ་སྐ 〔名〕 下颌；喉部。

ཨོལ་སྐི 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་ཛག 〔名〕 咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐ。

ཨོལ་མ 〔名〕 喉；气管。

ཨོས་ཏོད 〔名〕 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕 1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་གོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕 干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཁྱུག 同 ཀྱུབ་ཁྱུག 〔名〕 凳子；椅子。

ཨོང་དོ 〔名〕 臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་གོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕 臀部的肉。

ཨོལ་སྐ 〔名〕 下颌；喉部。

ཨོལ་སྐོ 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་ཚག 〔名〕 咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐ。

ཨོལ་མ 〔名〕 喉；气管。

ཨོས་ཁོད 〔名〕 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཨོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕 1.有胡须者。2.山羊。

ཨོང་ཀོང 同 ཨོང་རིལ 〔名〕 干牛粪或干马粪。

ཨོང་ཁྲུག 同 རྐུབ་ཁྲུག 〔名〕 凳子；椅子。

ཨོང་ཧོ 〔名〕 臀部；屁股。

ཨོང་རིལ 同 ཨོང་ཀོང。

ཨོང་ཤ 〔名〕 臀部的肉。

ཨོལ་སྐོ 〔名〕 下颌；喉部。

ཨོལ་ཀོ 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་ཙོག 〔名〕 咽喉；气管。

ཨོལ་མདུད 〔名〕 喉头；喉结。

ཨོལ་བ 同 ཨོལ་སྐོ。

ཨོལ་མ 〔名〕 喉；气管。

ཨོས་ཐོད 〔名〕 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཚོག་ཚེམ་ཅན〔名〕1.有胡须者。2.山羊。

ཚོང་ཀོང 同 ཚོང་རིལ〔名〕干牛粪或干马粪。

ཚོང་ཁྱག 同 ཀུབ་ཁྱག〔名〕凳子；椅子。

ཚོང་ཧོ〔名〕臀部；屁股。

ཚོང་རིལ 同 ཚོང་ཀོང。

ཚོང་ཤ〔名〕臀部的肉。

ཚོལ་ཀྲ〔名〕下颌；喉部。

ཚོལ་ཀྲོ〔名〕喉头；喉结。

ཚོལ་རྫག〔名〕咽喉；气管。

ཚོལ་མདུད〔名〕喉头；喉结。

ཚོལ་བ 同 ཚོལ་ཀྲ。

ཚོལ་མ〔名〕喉；气管。

ཚོས་པོད〔名〕蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。

ཚོག་ཚོམ་ཅན 〔名〕 1.有胡须者。2.山羊。

ཚོང་གོང 同 ཚོང་རིལ 〔名〕 干牛粪或干马粪。

ཚོང་ཕྱུག 同 ཀྲབ་ཕྱུག 〔名〕 凳子，椅子。

ཚོང་རོ 〔名〕 臀部，屁股。

ཚོང་རིལ 同 ཚོང་གོང。

ཚོང་ཤ 〔名〕 臀部的肉。

ཚོལ་སྐོ 〔名〕 下颌，喉部。

ཚོལ་སྒྲོ 〔名〕 喉头，喉结。

ཚོལ་རྒོག 〔名〕 咽喉，气管。

ཚོལ་མདུད 〔名〕 喉头，喉结。

ཚོལ་བ 同 ཚོལ་སྐོ。

ཚོལ་མ 〔名〕 喉，气管。

ཚོས་ཤོད 〔名〕 蒙古族卫拉特部落，为厄鲁特蒙古的异译。